Bar Harbor Project Center
Dark Sky 2014
FB-1404

An Interactive Qualifying Project Submitted to the faculty of
Worcester Polytechnic Institute in partial fulfillment of the requirements
for the Degree of Bachelor of Science

Student Authors:
Ryan Carello
Rose Carmichael
Katie Hedberg
Patrick Plenefisch

Project Advisor:
Professor Frederick Bianchi

Sponsor:
Acadia National Park

August 2, 2014

Table of Contents

Index of Figures

Index of Tables

Acknowledgements

The team would like to give special thanks to the people that were instrumental to the success of this project, specifically the new additions from last year's project. **Dr. Abraham Miller-Rushing**, the co-sponsor liaison, who helped with the guidance of the project and provided important research and contact information; **John Kelly**, the co-sponsor liaison, who helped with the guidance of the night sky specific project section and provided contact for specific information concerning Acadia's Night Sky Initiative; **Michael Marion**, park ranger in charge of stars over sand beach, education programs and vice president of Acadia Astronomical Society; **Kirk Lurvey**, the night ranger, who helped with information concerning the Stars Over Sand Beach program and Acadia night sky information. **Elissa Chesler**, the president of Acadia Astronomical Society, who invited the team to present on the importance of lighting sections in zoning ordinances concerning the night sky and light pollution (specifically Bar Harbor); **Dwight Lanpher**, IDA member, club liaison for astronomy clubs across Maine including Acadia Astronomical Society and electrical engineer. Dwight was instrumental for the IDA section of our report and recommendations for Acadia to move forward in this mission to protect the night sky.

Finally, **Dr. Frederick Bianchi**, our project advisor, who supported the growth and development of this project and **Dr. Robert Traver**, our professor during the preparation period, who helped with the writing of the project proposal.

Many thanks to everyone who has helped us in our research and to everyone who has dedicated their time and energy to the protection of the night sky!

Abstract

The night skies of Acadia National Park, and the nocturnal ecosystems that depend on them, are threatened by light pollution. This project seeks to actualize Acadia's Night Sky Initiative; to measure, promote, and protect the natural night sky. The team measured and analyzed the brightness of the sky throughout Acadia and surrounding communities. The team enhanced the park's ability to promote the night sky by consolidating and expanding existing information regarding the night sky for park officials and the general public. The team also analyzed the feasibility of Acadia becoming an International Dark Sky Park.

Executive Summary

The United States government recognized the need to protect the natural wonders of this land and created the Organic Act of 1916. The National Park Service was thus created to conserve and protect the natural and historic lands while also making them accessible for the public to enjoy. Since 1916 over fifty national parks were created; one being Acadia National Park.

The Call to Action Plan was created for the centennial celebration of the National Park Service Call to connect, education, preserve, and organization. The points that relate to the Dark Sky Project are point 27 Starry Starry Night and 28 Park Pulse. These points work together to preserve the night sky through management, cultivation, achievement and collaboration.

There have been several sky quality analyses of Acadia. The College of the Atlantic completed a sky quality analysis in 2007 that used a wide angle sky quality meter. In 2008, the Island Astronomy Institute used a CCD Camera. In 2013 WPI conducted study similar to that of CoA but with a narrow angle sky quality meter.

The goal of this project was to address light pollution in and around Acadia National Park by collecting vital sky quality data and increasing awareness. In order to do this the team divided up this mission into one deliverable with three sections to better address light pollution in and around acadia. The team followed Acadia's Night Sky Initiative.

The team managed to collect over 10,000 points by using our innovative Android app. This data was grouped into about 600 locations. These groups were then transformed into a map of the entire island by using GIS software and inverse distance weighted. Multiple effects, such as the Milky Way and improper calibration of equipment.

In order to preserve the night sky, Acadia must promote the importance of it and what harm is being done. As part of the Night Sky Initiative, Acadia stresses to measure, promote, and protect the night sky. When it comes to promoting the night sky, Acadia offers a few programs. These programs include Stars Over Sand Beach, stargazing parties, and the Acadia Night Sky Festival. All of these programs are very effective ways of promoting the night sky. The team wanted to raise further awareness by creating content for there to be an Acadia specific Night Sky webpage. This webpage will be on the Acadia website, and it will provide information on light pollution and other aspects regarding the night sky. The website will also display a promotional video concerning Acadia's night sky that the team also created.

Light Pollution is harmful, but it is also fixable. The dark night sky is 100% recoverable.

Protecting the night sky is vital to keeping this natural resource. There are many different ways the night sky can be protected. This section is broken down into how the night sky can be protected on an International, National, and Local level.

Acadia can involve global organizations, such as the International Dark Sky Association (IDA), to help protect its night sky. The IDA helps preserve night skies all over the world. They give Dark Sky Park designations to parks that meet the necessary requirements. The team investigated the requirements, and determined Acadia meets almost all of them. Acadia does not have the required percentage of fully shielded light fixtures. Acadia could apply for a Dark Sky Park Provisional Status as they work towards installing night sky friendly light fixtures. The team provided Acadia with an overview of all the requirements and also a synopsis of the application process.

The National Parks Service created the Call to Action Plan for all National Parks to follow. The two points that relate to this project are Point 27, Starry Starry Night, and Point 28 Park Pulse. These points focus on protecting the night sky and connecting the park to the community. Acadia's Night Sky Initiative goes along with Point 27, Starry Starry Night. Acadia should archive all data and collections that relate to the Night Sky Initiative and make it available to the public.

On a local level, Acadia can protect its night sky by continuing to correctly shield lights in and around Acadia, working with local towns on creating night sky friendly ordinances, and creating a lighting inventory. The most effective way of doing so is by changing light fixtures to be fully shielded. This will set a good example for communities to follow. The team provided Acadia with a skeleton of how a light management plan should look, and what it should encompass. The Acadia Astronomical Society (AAS) is an organization consisting of MDI residents, Acadia Park Rangers and it is also open to the public. This organization focuses on the beauty of Acadia's night sky, and how it is a valuable resource that the park has. The president of the AAS contacted the team to give a presentation at one of their meetings. The presentation was given on the team's research, as well as the importance of enacting night sky ordinances. The presentation was a success as it reached out to the community.

The team made several recommendations to the park to improve its sky quality and increase awareness. These recommendations were made inline with the Night Sky Initiative. The team recommends for the sky quality measurements of the night sky in and around Acadia to be continued. Year by year comparison of the sky quality analyses serves to document any progress made toward eliminating light pollution in the park as well as highlighting areas that are still polluting the night sky. In addition to continuing the use of sky quality meters to measure the brightness of the sky, other methods such as the use of CCD cameras should be investigated.

The team recommends that Acadia continues to promote it's night sky. In order to do this, the team has recommended other programs to add to the park. These programs include creating a second Stars Over Sand Beach program that is more advanced and directed towards an older crowd, implementing the IDA's Save Our Stars program into the park, and turning the abandoned Fire Tower on Beech Hill into an Astronomy Observatory. The team believes all of the mentioned programs would make a great impact on promoting the night sky. In order to preserve the night sky, the team recommends that Acadia furthers its Night Sky Initiative by applying for the IDA Dark Sky Park Provisional Status and continue working with surrounding towns to pass more expensive light ordinances.

In conclusion, the Dark Sky project was a success. The team created the most detailed and accurate sky quality map of Mount Desert Island and Schoodic Peninsula up-to-date. The team also created content for a night sky webpage to be added to Acadia's website. This webpage will also consist of a night sky promotional video on the web page that the team created. Overall, the mission of the project to address light pollution in and around Acadia was achieved.

Authorship

All sections were edited by all. Below are the major editors and first draft creators.

Formatting: Patrick

Abstract: All

Executive Summary: Katie, Ryan

Chapter 1, 2, 3: All

Chapter 4.1: Patrick, Rose

Chapter 4.2: Ryan

Chapter 5: All

Conclusion: All

Technical Report 1 & 2: Patrick

Appendix A: Patrick, Rose

Appendix B: Patrick

Appendix C: Rose

Chapter 1: Introduction

Almost a century ago, the United States government recognized the imminent threat to the natural wonders of this land. The Organic Act of 1916 created regulations to conserve and protect the natural and historic lands, while also making them accessible for the public to enjoy (*National Park Service Organic Act*, 1916). Acadia National Park was created three years later to preserve the land on Mount Desert Island in Maine. Acadia's current mission statement aligns with the Organic Act and pledges to "protect and conserve outstanding scenic, natural, and cultural resources for present and future generations" (National Park Service, 2000; "Pks in Chron order," 2005).

One of Acadia's most scenic and overlooked natural resource is the nocturnal ecosystem. The wildlife of the park heavily depends on the delicate natural balance of the entire ecosystem of Acadia. The natural behavior patterns of nocturnal creatures are dictated by the lunar cycle and the subsequent ebb and flow of the brightness of the night. Any disturbance of the natural brightness to the night – the dark sky – can catastrophically disrupt the equilibrium of Acadia and all its creatures.

Technological progress and urbanization have caused an exponential increase in artificial light. This invasive light, or light pollution, is polluting the night; not just the sky, or the animals, but also the people. Light pollution has "obliterated the stars for much of the world's population" (International Dark-Sky Association, 2014). For almost all of our history on this planet, the clear skies have been a source of wonder and inspiration. Now that most of the world's population resides in cities, where skyglow obliterates all but the brightest of stars, clear skies are the exception rather than the rule. Growing up in the Bronx, Neil deGrasse Tyson thought the Hayden Planetarium was "a nice hoax. It [couldn't] be real ... they think there's that many stars up there" until a few years later, when he stumbled into rural Pennsylvania and embarrassingly thought "It reminds me of the Hayden Planetarium" (*Stephen Colbert Interview - Montclair Kimberley Academy*, 2010). Astronomy depends on these waning clear skies, and we are in danger of extinguishing this spark of creativity.

Despite the secluded nature of Acadia, it is not immune to the encroachment of urban build up and the associated superfluous lighting. In 2008, Acadia created a Night Sky Initiative to address the threat posed by light pollution. Acadia's Night Sky Initiative set forth guidelines to help measure, promote, and protect the night sky in Acadia National Park and surrounding communities (National Park Service, 2008). To track the impact of the initiative and other sky friendly programs, there must to be sky quality readings to document the changing light pollution in Acadia.

There have been two comprehensive sky quality studies of Acadia to date. The study

conducted in March, 2007 by the College of the Atlantic (CoA) was a cursory overview of the sky quality in Acadia (Bacon & Gehlot, 2007). Worcester Polytechnic Institute's (WPI) study in 2013 primarily retraced and improved upon the 2007 study (S. A. S. author--B. Roth, Rolon, Morse, Larsen, & Bianchi, 2013). While these studies are important, further research is warranted. In order to make a difference, it is vital to promote awareness in conjunction with continued research.

Government and local organizations have taken interest in educating the public on lighting. The education allows the public to reduce energy usage and minimize light pollution. Towns across the United States have implemented lighting regulations through their zoning ordinances. The International Dark Sky Association has researched and regulated light pollution internationally with the help of parks, reserves and communities. It has also created guidelines for these regulations and education programs.

This project aimed to address light pollution in and around Acadia by collecting vital data and increasing awareness. The team measured, analyzed and mapped the pollution across the park and surrounding areas. The project called for the evaluation of preexisting community and park programs concerning the dark sky. The team expanded the sky quality research to Schoodic Peninsula, where Acadia plans to open a new campground in the near future.

The team developed an action plan to reduce light pollution in the area around Acadia through educational programs with citizens and government officials of Mount Desert Island. With the improved sky quality data and active education plans, the team assisted Acadia National Park in beginning the application process to be recognized as an International Dark Sky Park. Our efforts coincided with the National Park Service's Call to Action Plan "Starry Starry Night" and worked towards the centennial celebration for the future of the National Parks Services ("A Call to Action," 2013).

Chapter 2: Literature Review

The impetus of the Dark Sky project was to aid Acadia National Park in its mission to maintain a clear night sky. This chapter covers the basic information needed to understand the National Park Service's role in protecting the natural environment (while still allowing public access), the negative consequences of light pollution, the origin of that light light pollution, and the methods for measuring and reducing it through education of the general public.

2.1 National Park Service

The American commitment to preserve and protect nature is clearly evident as early as March 1, 1872, when President Ulysses S. Grant signed the Act of Dedication creating the first national park in the world. National Parks were designed to be "pleasure ground[s] for the benefit and enjoyment of the people" (United States, 1872). By the summer of 1916, eleven other federally-owned lands had become recognized as national parks ("Pks in Chron order," 2005). On August 25, 1916, President Woodrow Wilson created the National Park Service through the Organic Act to properly manage the growing number of national parks. (*National Park Service Organic Act*, 1916)

The National Park Service's mission – to "conserve the scenery and the natural and historic objects and the [wildlife] therein and to provide for the enjoyment of the same in such manner and by such means as will leave them unimpaired for the enjoyment of future generations" – exemplifies the continued commitment to the preservation of federal lands. (National Park Service, 2000) To ensure that the national parks remain unimpaired for those future generations, the general public must be aware of what resources are to be conserved and why, in order to best serve the dual purpose of the national parks; to protect the natural environment, while at the same time educating the general public. Consequently, sections of the park that are fully open to the public are not conserved in the same manner as the rest of the park. ("Closure Area," 2014) These sections enable the general public to learn about and enjoy the park, and by extension, to educate them about the need for national parks.

2.2 Acadia National Park

Acadia National Park, created on February 26, 1919, is located on Mount Desert Island in Maine and encompasses nearly 48,000 acres. ("Park Statistics - Acadia National Park," 2013) Acadia National Park's many major natural features and ecosystems are home to a wide variety of animals. The nocturnal ecosystem of Acadia is unique due to its wide variety of creatures and its coastal

location. Many people travel to Acadia for its often overlooked national treasure: one of the darkest skies on the east coast ("About Us | Acadia Night Sky Festival," 2014).

2.3 Dark Sky

A dark sky is an integral part of a thriving natural ecosystem. The dark sky allows for nocturnal ecosystems to flourish. Animals depend on the dark sky for mating, hunting and other habits at night. Porcupines, raccoons, and bats are some of the nocturnal creatures that live in Acadia. These animals need the natural darkness to forage and hunt (Kaiser, 2010). The dark sky can be easily compromised: either naturally by clouds and weather, or artificially by humans. Both indoor and outdoor lighting, as well as smog, affect the dark sky. When excessive artificial light is introduced, the natural balance of the ecosystem deteriorates. Animals that have found their way to mating grounds for thousands of generations can no longer navigate to those grounds. Predators that rely on the dark of the night to hunt their prey undetected will starve when the night is bright enough for their prey to see them. When the night sky is artificially brightened, animals can become disoriented enough to perform daytime activities at night. Further, when the night sky is too bright, rodents such as deer mice cannot forage for food because their predator, the short eared owl, can detect and catch them more easily (Navara & Nelson, 2007).

2.4 Light Pollution

A dark sky does not need to be a sky devoid of all artificial light. In this modern age, any sky near a hub of civilization will be altered by the artificial glow intrinsic to our society. The most direct way to darken the night, removing any and all artificial lighting, fails to accommodate some of the needs of our culture. In fact, not all artificial light is wasteful. While traffic lights, car headlights, and streetlights add to sky glow, they are vital to the safety of our society (Riegel, 1973).

Solving the problem of light pollution will have to balance two seemingly irreconcilable tasks: maintaining the safety and convenience of lighting while simultaneously preserving and restoring the dark sky. Sky quality, and by extension light pollution, is measured in magnitudes per square arcsecond (mpsas). This unit represents the astronomical brightness of a section of the sky. Sky quality meters, or SQM's, are used to average the brightness of a section of the sky and return the value in mpsas ("Sky Quality Meter," 2014). See Appendix A: Magnitudes per square arcsecond: mpsas.

There are various ways to reduce light pollution. In addition to educating the public on the impact and prevention of light pollution, regulations can be made at the state and town levels. These regulations identify types of lights that are shielded to prevent light from going upward to the sky (International Dark-Sky Association, 2014a). See Figure 1 for an illustration of the effects of shielding.



Figure 1: Impact of shielding on light pollution

2.5 International Dark-Sky Association

Light pollution is a problem not only in the United States, but in all developed countries. Actions have been taken worldwide to reduce light pollution. These efforts have been designed to control unwanted nighttime light to preserve the natural dark sky. The International Dark-Sky Association (IDA), created in 1988, was the "first organization to call attention to the hazards of light pollution", and has developed a way to recognize dark sky places ("About Us | Acadia Night Sky Festival," 2014).

The IDA allows parks, reserves, and communities to become International Dark Sky Places (IDSP). Any park that meets its requirements can become a Dark Sky Park (International Dark-Sky Association, 2014b). The IDA offers various educational programs that focus on the dark sky. One of the programs, Save Our Stars, educates local clubs and organizations ("Save Our Stars (SOS)," 2014).

Acadia National Park has the potential for some of the darkest skies in the country. Astronomers have flocked to Acadia's secluded skies each year for the annual Acadia Night Sky Festival, now entering its 6th year ("About Us | Acadia Night Sky Festival," 2014). The National Park Service is in communication with the IDA to establish Dark Sky Parks. This joint effort has given rise to three Dark Sky National Parks in the United States: Big Bend National Park in Texas, Death Valley National Park, in California, and Chaco Culture National Historical Park in New Mexico (International Dark-Sky Association, 2014b). Currently the closest dark sky park is Cherry Springs State Park, in Pennsylvania. By becoming an International Dark Sky Park, Acadia would be the first national park to receive IDA status this side of the Mississippi. There is tremendous support for Acadia to become a Dark Sky Park and to preserve the night sky.

2.6 Call To Action Plan

In its efforts to protect the natural dark sky and to provide more night time access to the

public, Acadia plans to focus on implementing points 27 and 28 of the Call to Action Plan (CtA). The CtA has a broad agenda for improving the management of the National Park Service and "Preserving America's Special Places". Point 27 of the CtA, Starry Starry Night, emphasizes the need to "lead the way in protecting natural darkness" by creating a "model for dark sky protection" while working "in collaboration with other federal agencies, partners, and local communities." Point 28 of the CtA, Park Pulse, outlines the National Park Service's desire to use information on the "overall status of park resources... to improve park priority setting and communicate complex park condition information to the public in a clear and simple way." Acadia intends to combine Starry Starry Night with Park Pulse in an effort to uphold the overarching goal of the CtA – to "actively ensure conservation of national parks, public lands, wilderness, and historic places for the enjoyment of future generations." ("A Call to Action," 2013).

2.7 Policy

The Dark Sky Movement in Acadia has many available resources, including light pollution regulations at the town and state level. Maine has studied light pollution through the Municipal Planning Group and the Maine Department of Agriculture, Conservation and Forestry. The Municipal Planning Assistance Program has created a report "to encourage the preservation of Dark Skies" to the business, research and economic development committee. Maine has called for the "preservation of this natural resource" through the review of "outdoor lighting standards for commercial development." Maine's legislature also mandates that this report must be given to the commercial developers to give them "options and recommendations for this promotion" (State of Maine, 2010).

Local authorities can also help reduce light pollution. Legal actions such as police power give "states and their legislatures" the ability to "enact regulations over persons and property to prohibit all things inimical to their citizen's health, safety, morals and general welfare" (Burke, 2013). The towns surrounding Acadia can protect its sky quality through zoning ordinances. Acadia deserves the same level of legal protection as all United States landmarks. "Aesthetics" are considered to be a "legitimate purpose of zoning if it has substantial relationship to other, more traditional purposes ... such as the preservation of property values or the local economy." (Burke, 2013). The park's night sky is brightened by light trespass from outside sources. This diminished sky quality, along with the subsequent disruption of the nocturnal ecosystem, reduces the appeal of the park for astronomers and other scientists. If fewer astronomers visit Acadia, Mount Desert Island's economy could be negatively impacted. Properly regulating lighting will ensure the increase in sky quality and decrease areas affected by light pollution, thereby preserving Acadia.

2.8 Previous research

Vested interest from all levels of government and other organizations have led to several surveys throughout Acadia. These surveys include: Worcester Polytechnic Institute from Summer 2013 (WPI 2013), College of the Atlantic from Winter 2007 (CoA 2007), and the Island Astronomy Institute from Spring 2008 (IAI 2008). There have been other surveys, but those surveys present their findings with aggregate data for the entire park. However, presenting sky quality data in this format loses valuable information such as how light pollution impacts different areas of the park. Data collection, especially in areas that are slated for development or where the light fixtures are scheduled to be modified, is vital to the success of any plan to reduce light pollution.

The IAI survey was conducted with CCD cameras and created a high-quality full-sky map for each location. In contrast, both of the other studies used Unihedron Sky Quality Meters. These take the average brightness of a section of the sky, and report it as a single number in magnitudes per square arcseconds. The WPI study used a superset of the CoA study's locations. There are too many discrepancies between these studies to make more than a few meaningful analyses. These show that Acadia has relatively dark skies, but that light pollution is present. This conclusion is based on all the raw numbers from these studies averaging 21 mpsas. These readings are about one magnitude brighter than the darkest skies measured on earth (Astronomy Institute of Maine, 2008; Bacon & Gehlot, 2007; Garstang, 1991; S. A. S. author--B. Roth et al., 2013). For details on mpsas, see Appendix A: Magnitudes per square arcsecond: mpsas.

2.9 Education

Many of the Mount Desert Island residents are unaware of the dangers of light pollution (S. Roth & Morse, 2014). In order to properly inform the public and to address light pollution and the dark sky, there need to be education programs. Such programs must consider all education activities that Acadia has offered to date, and examine light pollution programs of dark sky parks. These programs could include guided night tours, informational pamphlets, and hands-on demonstrations. Informing the public about the harms of light pollution can gather the necessary public support to implement lighting regulations. This will involve the entire community in the night sky protection effort.

2.10 Project Objectives

This review of the night sky and its threatened status at Acadia National Park lead the team to model our project on Acadia's Night Sky Initiative. We helped formalize the initiative in all three areas: measure, promote, and protect. The first section was to measure the sky quality over Mount

Desert Island. We did so by expanding upon the 2013 WPI analysis and focusing on acquiring readings Schoodic Peninsula. We used the same equipment as the 2013 WPI study to allow for direct comparisons. The second was to evaluate and enhance the promotional programs of the night sky at Acadia. Since education is a vital component in improving sky quality, we ensured that there was sufficient educational material about the importance of dark skies. The third was to initiate the application process for Acadia to be recognized as an International Dark Sky Park, as well as to initiate other forms of protection.

Chapter 3: Methodology

The primary goal of this project was to help protect the night sky in and around Acadia National Park by collecting vital data and promoting awareness. To achieve this, we formalized Acadia's Night Sky Initiative. For the measure aspect, we created a sky quality survey and analysis. The data was mapped to determine the areas most affected by light pollution. For the promote aspect, we helped to enhance educational programs concerning Acadia's dark sky and nocturnal ecosystems. This promoted public awareness of the danger of light pollution and the small actions that can be taken to help reduce it. The final aspect was protection, and we investigated the feasibility of an application to the International Dark-Sky Association.

3.1 Project Timeline



Figure 2: Project timeline by section

3.2 Sky Quality Analysis

The first section of Acadia National Park's Night Sky Initiative called for a sky quality map and analysis of the light pollution over Acadia. In addition to obtaining data in the areas covered in the WPI 2013 and CoA 2007 studies, the team also focused on Schoodic Peninsula. This required measuring the brightness of the sky at various points across Acadia. Optimal times to collect the data to avoid natural error sources, such as the sun and the moon, were considered.

3.2.1 Time

To accurately measure the brightness of the sky, readings were taken after astronomical twilight. Figure 3 (produced using the US Naval Observatory's twilight and moon tables) shows

optimal times for measurements were between 10:50pm and 2:20am EDT from June 22, 2014 to July 2, 2014, with smaller dark windows on the surrounding nights. This provided 3.5 hours of observation time each night, and gave the team a total of over 40 hours for optimal data collection.



Figure 3: Optimal times for data collection

Historically, an average June day in Bar Harbor has had a 50% chance of being cloudy. ("Average Weather for Bar Harbor, Maine," 2012) Thus, the team closely monitored the weather and planned our routes with the assumption that only half of the nights in our time window would be viable. The team worked with park planners to rank areas in order of importance as follows:

1. Schoodic Peninsula, specifically in and around SERC and Acadia's new campsites on th peninsula (currently under construction)
2. Sand Beach
3. Roads around Mt. Desert Island where the WPI 2013 and CoA 2007 studies took readings
4. Surrounding towns
5. Seawall & Blackwoods Campground

The team used this ranking to help budget available time and to prioritize areas of greatest

importance to Acadia National Park.

3.2.2 Map Points

To cover a given area, we determined all the nearby roads with minimal tree cover via the Satellite view in Google Maps. We then drove along these roads until we came to a location that was not surrounded by trees and with no bright lights directly overhead. We turned off the headlights (or, in some cases, the entire car) to avoid polluting the skies with reflected headlight glare. For small clearings, we took several readings before moving on. For larger clearings, we collected readings while walking down the road. This allowed us to collect a statistically significant number of datapoints in these areas. The resulting map at these locations was therefore especially smooth, continuous, and accurate.

3.2.3 Acquiring Data

Data was collected using Unihedron SQM-LU-DL meters. These devices support taking individual readings via USB, so we are able to plug these meters into Android devices with GPS and USB-OTG support. This removed the need for manual data logging and separate GPS devices. By using the USB interface to computerize collection, the team recorded and analyzed about fifty times as many data points as the 2013 WPI study in a comparable amount of time. The team created an Android application, Androidmedae, to log all important and potentially relevant information at the touch of a button, or automatically after the SQM had traveled a specified distance in arcseconds (See Technical Report 1: Androidmedae). After the information was collected on the Android devices, it was uploaded into a single PostgreSQL database with PostGIS extensions that stored the geographical data alongside the non-geographical data. Androidmedae allowed for the collected data to be uploaded in a single batch once the Android device had an internet connection. Once it was uploaded into the database, we used GNU R and QGIS to analyze the data.

3.3 Promote

The night sky is often overlooked and under-appreciated. Measuring the night sky, though important, is not sufficient to fix the light pollution problem in Acadia. The sky quality maps and analysis and other illuminating light pollution studies are meaningless if they never brought to the attention of the public "in a clear and simple way" ("A Call to Action," 2013). Advocating for night sky protection through awareness is vital for promoting appreciation for this natural wonder. The team researched what promotional programs Acadia offers concerning the night sky. This research will include park programs, community outreach and other forms of spreading information.

3.4 Protect

Protecting the night sky is important as it is vital to the nocturnal ecosystem and to human health. In order to preserve natural resources such as the night sky, action can be taken at all levels: local, national and international.

3.4.1 Local

At the local level, towns can have dark sky ordinances enacted that regulate lights as well as education outreach organizations. The team researched established ordinances and investigated other community outreach programs. The team researched lighting policies in local zoning ordinances and integrated them into a form of educational program in order to raise public awareness. Enhancing Acadia's educational programs can build a stronger connection to the community. The program worked to raise public awareness of the harms of light pollution as well as educate the public on existing regulations in the areas around Acadia.

3.4.2 National

Acadia's Night Sky Initiative exemplifies the essence of point 27 of the Call to Action Plan, Starry Starry Night. It sets a precedent of collaborating with outside organizations and the community to spread appreciation for the night sky. This initiative and its success in the community, through the Annual Night Sky Festival, sets a high standard of excellence for other parks to follow. The Night Sky Initiative measures, promotes and protects the night sky and can archive what has been done. The team plans to make recommendations on how this can be done.

3.4.3 International

The International Dark-Sky Association is another invaluable resource available to Acadia. The IDA helps fund projects concerning the night sky or light pollution. It provides information in forms of educational programs and supports groups that formalize protection of the night sky. The signature program of the IDA is the International Dark Sky Places Program. This program designates communities, reserves, or parks who have exceptional night skies.

The IDA has established various educational programs to help places focus on the dark sky. One such program is the Save Our Stars (SOS) program that began early in Spring 2014. SOS focuses on enhancing and improving clubs and organizations. The SOS program could be used to supplement educational programs in Acadia and at the College of the Atlantic.

The International Dark Sky Places program offers various designations to places seeking to be formally recognized for their night sky protection efforts. One such designation, that of a Dark Sky Park, is defined as:

> "a public land possessing an exceptional or distinguished quality of starry nights and a nocturnal environment that is specifically protected for its scientific, natural, educational, cultural heritage, and/or public enjoyment." (International Dark-Sky Association)

Acadia National Park has the potential to become a Dark Sky Park as it is home to some of the darkest locations on the east coast. The team investigated the application requirements and determined that the team's sky quality measurements and analysis could be used in the application process. The team also investigated the many other components of the IDA application.

3.5 Summary

This was the second year for a group of WPI students to conduct a sky quality analysis project in Acadia National Park. As long as WPI and Acadia National Park continue to work together, the data analysis portion of the Dark Sky Park requirement will be fulfilled. The team analyzed and enhanced the educational programs in Acadia to continue the fulfillment of the Dark Sky Park application requirements (See section 3.3). The team also planned to initiate the application process with Acadia to be recognized as an International Dark Sky Park.

Chapter 4: Results

In this chapter, the results and findings of our research are expanded and discussed. The deliverable is the formalization of Acadia's Night Sky Initiative to organize the team's and previous works in an easily accessible manner.

4.1 Measure: Sky Quality Analysis

While reviewing our data (all of which is posted in Appendix H: Raw Data), it became apparent that our readings were ≈30% brighter while walking to the west as opposed to waking east, as can be seen in Figure 4, which was computed using Appendix C: Screen Normal Calculations. After this was noticed, the team started taking readings in multiple directions at each spot. Plotting orientation vs magnitude vs time revealed that the east was brighter than the west, growing then shrinking as the night progressed. The team also noticed that it got brighter part way through the dark-sky time window, as can be seen in Figure 5. This, along with visual observation, served to demonstrate the significance of the effect of the Milky Way on dark skies.



Figure 4: ESE is the brightest, and WNW is the darkest from the Milky Way



Figure 5: Effect of the Milky Way moving into the meter's field of view (downward trend)

Careful analysis of the data also revealed that the SQM's were not identical; one focused behind, and one focused in front of the zenith. Another discrepancy was that one of

our two SQM's (F) was reporting values 0.27 magnitudes per square arcsecond darker than the other (G). These observations were confirmed by leaving the SQM's in 45 second datalogging mode while hooked up to a battery overnight at Eagle Lake and Beach Mountain. To fix the linear offset of the readings between the two SQM's, the team mailed one SQM (F) back to Unihedron for calibration. After F's return, the team used the newly calibrated F to both retroactively adjust all of our data and to calibrate our other meter (G).

The following effects were also all corrected for in our final data:

1. All July readings were corrected for the 2 hours difference in the position of the night sky as it moves about 4 minutes each day from the difference between the sidereal day and mean solar day.
2. Correcting calibration of the SQM's (all data collected by F prior to the calibration was reduced by 0.18, and all of the data collected by G was increased by 0.09).
3. A piecewise function to approximately remove the milky way difference between the start of readings and end of readings.
4. A linear offset to add the milky way back in as a constant glow.

The datasets in Table 1 were taken along the paths in Figure 6.



Figure 6: Routes taken in various datasets (ignoring duplicates)

Set	Date	Meter	Weather	Count	Description
1	6/18	G,F	Partly Clouds	159	Sand Beach
2	6/19	G,F	Clear	1143	Park Loop Road (few trees)
2.1	6/19	G,F	Clear	523	Park Loop Road (Some trees)
3	6/21	F	Partly Clear	95	S PLR & Golf Course in Northeast Harbor
4	6/21	G	Partly Clear	403	Cadillac Mountain (Road)
4.1	6/21	G	Partly Clear	178	Cadillac Mountain (Trail)
5	6/22	G	Clear	1564	Schoodic Head
5.1	6/22	G	Clear	52	S Schoodic
6	6/22	F	Clear	205	NW Schoodic
7	6/23	G	Hazy	217	NE Schoodic
8	6/23	F	Hazy	533	Winter Harbor & new campgrounds
9	6/26	G	Partly Clear	186	Southwest Harbor & Seawall
10	6/24	F	Partly Clouds	63	Northeast Harbor & Seargent
11	6/26	F	Partly Clear	574	Northeast Harbor & Seargent
12	6/27	F	Clear	549	Western MDI
13	6/28	F	Clear	657	North-Western MDI
15	6/30	F	Clear	78	Cadillac Mtn
16	6/30	G	Clear	407	Park Entrance & Norway
18	7/18	G	Clear	43	Bar Island
19	7/18	G	Mostly Clear	253	Bar Island & The Bar
20	7/21	G	Clear	548	North detail & 233
22	7/22	G	Clear	225	Northeast Harbor
23	7/23	G	Clear	134	Seawall & Bass Harbor
24	7/23	G	Clear	146	Southwest Harbor
26	7/29	G	Clear	62	Thompson Island
666	7/22	G	Clear	77	CoA @ Power Outage
	6/29	G	Clear	839+	Time Lapse @ Eagle Lake
	7/6	G,F	Partly Cloudy	496	Time Lapse @ Beech Mountain

Table 1: Dataset metadata



Figure 7: Milky Way Normalized Map



Figure 8: Mount Desert Island & Schoodic with Milky Way mathematically removed

4.1.1 Analysis

GIS software interpolated the data using Inverse Distance Weighted (IDW) with a power of P=4.0 on a scale of 250x200 feet per pixel that created a smooth map of darkness over the entire area of Acadia. Because this is the same interpolation method as the 2007 CoA and 2013 WPI studies, we were able to make some direct comparisons. The map we generated from our sky quality data closely resembles 2007 CoA study with the western "quiet side" of the island darker than the east side. The western side is clearly darker, and contains some of the darkest raw readings near 22.00, taken when the Milky Way was nearly out of view of the SQM.

Figure 9: Automatic point groups

Individual points (10k+) were combined into 583 groupings to correct the data for outliers & statistical anomalies. These points were grouped into location groups by a Ruby script (see Appendix B: Spanning Tree Grouper (code listing) for the code) that created spanning trees of nearby points and merged them together into groups. While this failed to break apart high density areas like the top of Cadillac Mountain, it worked well enough for our purposes. Since most of the groups contained about 5-10 points, we took the median of each group to ignore outliers. This median was then located in the centroid of the group for the IDW interpolation. See Figure 9 for the groups.



Figure 10: Difference between 2013 and 2014 maps

As part of our analysis, we compared our map to the map produced by the WPI 2013 study. It was readily apparent that there were discrepancies between the two data sets (see Figure 10). Notably, our readings for Sand Beach, although in line with the surrounding areas, were significantly brighter than the previous study indicated. Nearby, the towns of Bar Harbor, Otter Cove, and Seal Harbor were all not nearly as pronounced as previous studies. Otter Cove was not visible on our map because we did not collect points in its highly dense areas of streetlights. Seal Harbor and Bar Harbor also appear darker in our map because we had fewer readings in their most built-up streets. The Mt. Desert Island High School, while still excessively lit with unshielded parking lot lighting, shows up less on our map. This is because of our high point density, constraining the high school's glow to a better approximation of its actual spill.

From our comparison, it appears that light pollution levels have remained relatively constant or within tolerances (blue on the map in Figure 10) Note that the blue zone is not centered around zero, as a comparison of last year's data in open tree-free areas in 30 different locations shows a 0.17-0.19 offset. That offset was the reported offset of one of our SQMs. Further conclusions cannot realistically be drawn due to the lack of any corrective factors in the 2013 study.



Figure 11: Bar Harbor simulation of lights turned off (right) vs normal (left)

There were multiple power outages in Bar Harbor during July, but only one of them occurred during our dark sky window. By using this data, we were able to extrapolate what would happen if Bar Harbor turned off all of its lights in Figure 11.

Figure 12: The same location with the moon up (right) and down (left)

While not useful for creating the map, it was interesting observe the effect of the moon on the brightness of the night sky, as can easily be seen in Figure 12, which used the same camera settings, and was taken about 2 hours apart. The College of the Atlantic campus dropped from about 20.8 to 18.7, over 200% brighter. The Moon completely washed out the Milky Way almost everywhere, including Sand Beach.

4.2 Promote: Educational Evaluation and Community Outreach

Promoting the night sky is vital for its preservation. The team researched the preexisting programs by contacting park officials John Kelly, Kirk Lurvey and Michael Marion. The team found that Acadia offered one interpretive program hosted multiple nights per week in the summer months, and monthly star gazing parties held throughout the park.

4.2.1 Interpretive Programs

Educational and interpretive programs serve to promote appreciation and knowledge of the night sky. Acadia offers many different ranger led programs for people of all ages. In spite of this, only a few of the available programs deal directly with the night sky. These night sky programs are Stars Over Sand Beach, and star-gazing parties. The team attended several of those events to experience first hand both the reaction from the attendees and content of the program.

Figure 13: Ranger Kirk pointing out Saturn at Stars over Sand Beach

4.2.1.1 Stars Over Sand Beach

Stars Over Sand Beach (SOSB) is a family friendly introduction to the beautiful skies of Acadia. This program is held a few times in June and twice weekly in the months of July and August. From 9 to 10 pm, young and old alike "sit back and learn about Acadia's night sky" (National Park Service, 2014). The dark rangers point out constellations and enthrall the audience as they take them back through space and time with epic tales from Greek mythology.

The team attended four SOSB Programs. The first was to experience the program as tourists. At the second program, the team took a timelapse and individual photographs of the event and initiated contact with Kirk Lurvey, the ranger in charge that night.

The team met with Ranger Kirk twice to discuss the program and its potential to educate the public about the dangers of light pollution. The team returned twice more, again as visitors, to enjoy the guided journey through the night sky. At the fourth SOSB program, the team was delighted to discover that Ranger Kirk had already begun to implement our suggestions. The short segment enhanced the experience and educational value to visitors and was very well received.

Figure 14: Telescopes at a stargazing party near Seawall

4.2.1.2 Stargazing Parties

Acadia National Park host star gazing parties throughout the park every few weeks. The team learned that these are co-hosted by an outside organization, the Acadia Astronomical Society (AAS). This organizations works to promote and protect Acadia's night sky. Many of the rangers on the Acadia Night Sky Initiative Team are also active members of the AAS. One such person is Ranger Michael Marion; VP of AAS and Chief Ranger in charge of SOSB. These dedicated individuals strengthen the

community's connection to Acadia and its beautiful dark skies.

The team attended two of these stargazing parties. These events each featured three to five high powered telescopes. These telescopes allowed attendees to glimpse planets, stars, and even distant galaxies. Visitors left these star parties with renewed awe of the vastness of space and a deeper appreciation for the night sky. These experiences can serve to solidify the reality of what is being lost every time someone flicks on an unshielded light.

4.2.2 Community Outreach

These interpretive programs, though wonderfully informative and inspiring, are unable to educate most of the public surrounding Acadia. Engaging visitors in the community requires advertising events to the public in accessible and enticing way. Community outreach can include events such as Stars Over Sand Beach or large scaled festivals such as the Acadia Night Sky Festival. Other forms of outreach can include creating an internet presence for Acadia's night sky.

The Acadia website's night sky link redirects directly to the National Park's night sky page. None of Acadia's many wonderful dark sky programs are featured on the park's website. The team addressed this problem by creating content for an Acadia specific night sky webpage. The webpage consolidates the information on Acadia's night sky programs into one easy to find location, and combines it with breathtaking dark sky images, an educational video, and facts about Acadia and its skies.

4.2.2.1 Acadia Night Sky Festival

In 2008, Acadia created its Night Sky Initiative. Acadia, in conjunction with the Bar Harbor Chamber of Commerce, Friends of Acadia, Acadia Astronomical Society, Jackson Laboratory, and other key community businesses and organizations, created the Acadia Night Sky Festival. This festival attracts people from all over the world to celebrate the night sky on the darkest spot on the east coast of United States.

People come to to the Night Sky Festival for the many night sky based activities such as famous keynote speakers, informative seminars, space related movies, solar observations and various workshops. The highlight of the festival are the two very large star gazing parties held at Seawall Picnic Area and Cadillac Mountain. For that night the park closes Cadillac Mountain roadway and the public is bussed up. There were 1,000 visitors and had 35 telescopes. This year it is expected to have 50 telescopes and they expect over 1,000 visitors. The goal of the festival is to encourage the public to understand the importance of the night sky and to make them aware of how it can be preserved.

As previously mentioned, the Night Sky Festival is held only in the fall. Therefore the team was unable to experience the event first hand. However, the team met with various chairmen of the Acadia Night Sky Festival committee to discuss the events and programs and how the festival has grown over the past six years.

4.2.2.2 Website

Acadia can further promote its night sky through online resources. In being a National Park, it is very important for Acadia to have a website so that potential visitors of the park can access it and learn more about what the park has to offer. Currently Acadia does not have a night sky page on its website, the park only has a link to the NPS night sky page. The team determined that an Acadia specific page concerning the night sky is vital for its promotion. The NPS restricts the features and formats that can be used on Acadia's website. Therefore, the team was unable to completely design the format of the page. However, the team created Acadia specific content for the park to develop their night sky webpage. (see website content on Appendix E: Website Content)

This website will feature pictures of the night sky taken by the team, as well as content on the different aspects regarding the night sky. This content includes information on the different night sky programs that Acadia offers such as any stargazing parties, Stars Over Sand Beach, and the Night Sky Festival. The website will also touch on what light pollution is and how it can be fixed and/or prevented. The team also created an Acadia specific night sky promotional video that will be displayed on the website. (for storyboard, see Appendix D: Final Storyboard) The goal of the website is to provide helpful information relating to the night sky for the public to view. Although the video, pictures, and content were given to the National Park, the web page has yet to go live.

4.3 Protect

One of Acadia's most breathtaking view is of the starry night sky and that is why protecting it is vital. "Unlike many resource management challenges at Acadia National Park, light pollution is a relatively easy problem to fix, and the natural dark sky is 100% recoverable." The loss of this beauty would truly be tragic as the Milky Way, Earth's home galaxy, can be seen by visitors. Two-thirds of Americans are unable to see the Milky Way. The team researched and made recommendations for the numerous ways Acadia might protect the starry night sky. This section is broken down into international, national and local.

4.3.1 International

To improve the dark night sky in Acadia and prevent further impacts of light pollution, Acadia can become recognized as an International Dark Sky Park. The team conducted a feasibility

study through researching the guidelines and requirements of becoming an International Dark Sky Park. The team provided Acadia with an overview of what requirements there are and what Acadia would need to achieve them or what Acadia has already achieved. The requirements included light management plan, educational programs, sky quality analysis and other little requirements. This document can be found in Appendix F: Acadia IDA Overview. The team also provided a synopsis of the application process along with an alternative for the park to apply for a provisional status that would give the park more time to reach some requirements before obtaining a full time status. This would allow the park to receive recognition as an International Dark Sky Park sooner.

4.3.2 National

The team collected information from the Acadia Night Sky Initiative and articles that have been written on the Acadia Night Sky. Acadia's Night Sky Initiative should be followed as an excellent model of point 28 Starry Starry Night. The Night Sky Initiative shows the park's collaboration with communities surrounding the park and other agencies and organizations. Acadia needs to consolidate all of the information pertaining to the initiative into an organized and easily accessible archive. Such an archive would allow for public access to see the sky quality analyses from College of the Atlantic 2007, Island Astronomy Institute 2008, and WPI 2013 and 2014. This archival data base can be hosted on the park's server or in hard copies in park offices.

4.3.3 Local

At the local level Acadia can protect its night sky through inventorying lights, continuing to change light fixtures, develop plans for managing the lights and working with surrounding towns to implement dark sky ordinances and educate the public on the harms of light pollution. The biggest steps Acadia can take in protecting the night sky is by changing its light fixtures and set examples for communities to follow. The team concluded that there should be a more current lighting inventory and a light management plan created. The lighting inventory must be done thoroughly throughout the park and include SERC, the campground installments and to park take out any broken unused light fixtures. Examples of a lighting inventory and light management plan can be found in the IDA overview.

Another way to protect the night sky is through enacting dark sky or outdoor lighting ordinances into the town's land use ordinance. The team researched various town ordinances that have enacted light specific restraints and found ones for Bar Harbor, Southwest Harbor and Town of Mount Desert. These can be viewed in Appendix G: Ordinances. It is important to document such ordinances and ensure they are being abided by.

The team meet with the president of the Acadia Astronomical Society to brainstorm how to go about re-engaging the public in protecting the night sky and why the lighting ordinance is so important. The team created a presentation on our research and analyzed the importance of night sky ordinances and how to keep the public of Bar Harbor engaged with the night sky (the preparation notes can be seen in Appendix J: AAS Preperation). The presentation was given Wednesday July, 9th in the Jesup Memorial Library in Bar Harbor to the AAS President, Secretary, IDA member, several Mount Desert Island residents, park official and visitors to Acadia (the presentation can be found in Appendix I: AAS Presentation). The feedback of this presentation was positive by having open discussion and questions from the audience. From the meeting came recommendations for how to keep the public engaged and how best to protect the night sky.

Chapter 5: Recommendations

We recommend that future groups continue monitoring the light pollution across the island and Schoodic, especially at Blackwoods, Seawall, and the new campgrounds on Schoodic. A full survey should be done at a minimum of every 3 years, and less comprehensive surveys can be done in the intervening years. This would enable high-quality year-by-year comparison to see where sky quality is improving, deteriorating, or remaining at relatively constant levels. Ideally, the teams conducting the sky quality analysis would obtain a small sample of readings at quarter mile or half mile intervals along the major roads on Mt. Desert Island and Schoodic (adjusting the intervals to ensure that no readings are taken under or near tree cover). The less rigorous sky quality analyses conducted in the off years could also focus on one or two specific regions for more detailed study. Here are some examples of focus areas for future studies:

- Including Isle Au Haut and other outlying islands that are part of Acadia
- Taking readings on Eagle Lake or Jordan Pond from a canoe or kayak
- Including several peaks or other clearings that are not accessible by road

We also suggest that future groups investigate the feasibility of using other equipment such as CCD cameras or DSLR's to determine where the light pollution is coming from, similar to the IAI's 2008 study. It would also be interesting to embed several SQM-LU-DL's or SQM-LE's (in protective coverings) in various locations across the park for year-round data collection. This would provide a low maintenance supplement to the more detailed summer maps produced by WPI teams.

Future studies should have their equipment calibrated a month or so prior to Acadia's annual sky quality analysis, with a possible re-calibration after all the data has been collected. Future studies should also calculate and correct for the actual formula of the milky way passing over the lognormal sensor in the SQMs (instead of a piecewise approximation) for more accurate data analysis.

We recommend that the park expands the scope of the Stars Over Sand Beach program. We believe it is important to continue to discuss light pollution, its harmful effects, and what can be done about it. Another recommendation is to develop a companion program to SOSB that delves into more advanced topics. This could attract a different selection of people and also provide a way for people who enjoyed SOSB to learn more in an equally interactive and engaging manner.

We also suggest for Acadia and the 2015 Dark Sky team to investigate the IDA's SOS program. Implementing the SOS program could provide a wonderful supplement to Acadia's existing educational programs while bolstering Acadia's bid to become an International Dark Sky Park.

We also encourage Acadia to consider converting the abandoned Fire Tower (Figure 15) on top of Beech Mountain into an astronomy observation tower. An observation tower in Acadia would provide a dedicated place, for astronomers and the general public, to view the night sky.

Our final recommendation is for Acadia to initiate the IDA application process as soon as possible. Even though Acadia does not yet have the required percentage of dark sky compliant lighting or a specific lighting reform plan, Acadia should open the channels of communication with the IDA. The IDA has the resources to guide Acadia through the application process. With their help, Acadia should be able to become an International Dark Sky Park within the next few years

Figure 15: Beech Mountain fire tower

Chapter 6: Conclusion

The team not only expanded the 2013 WPI Study, but also made it our mission to address the entire Night Sky Initiative. The team focused on measuring, promoting, and protecting the night sky of Acadia. Our map of Mount Desert Island and Schoodic Peninsula is the most accurate sky quality map of Acadia to date. The team also created content for an Acadia specific night sky webpage including our night sky promotional video. This will be used to further promote Acadia's Night Sky. The team reviewed the IDA guidelines and requirements for becoming an International Dark Sky Park and found it feasible for the park to become an IDSP with provisional status now, or a full park in two to three years time. The fundamental goals, to address light pollution by collecting vital data and increasing awareness, were achieved. Our project actually made a tangible difference to Acadia's night sky protection & promotion efforts by helping shape education reform.

Technical Report 1: Androidmedae

Abstract

This document shows how to use Androidmedae, our data collection app, and how it works internally.

Requirements

Androidmedae requires a device running Android 4.3 (API 18) or later. It must be able to act as a USB host (either with a USB-A female or micro USB female that supports OTG). Positioning requires an actual GPS on the device, as well as magnetic and accelerometer sensors. Most Android 4.0+ phones have all 3 built in. Building the app from source requires Android Studio (currently using the release from around May 2014), or enough know-how to do it manually.

Using

Androidmedae is relatively simple to operate. Plug in the SQM via a USB-OTG cable to the Android device. On most systems, this should identify Androidmedae as able to handle the device. If not, open Androidmedae manually. The FTDI Android serial driver contains a bug that can cause Androidmedae to crash if it is already open when the SQM is attached; simply re-open the app. If the Lat/Lon text at the top is red, GPS is disabled. Make sure the GPS is enabled, and it is recommended to put the device in airplane mode to disable wifi and cell reception in order to conserve battery power. Once the app recognizes the SQM, it will display the device ID above the large button, and start displaying the sensor's readings every second. Note that in dark locations, the time to acquire about 3-5 seconds. See the 3rd line of the app for the time to acquire. Affix the device to the SQM so the sensor is pointing out the

Figure 16: Screenshot of Androidmedae

top while still enabling the tripod to be mounted to the back of the SQM. Point the SQM/device combo up at the zenith, and the face of the large button should turn black from red. The button turns red when the top of the Android device is more than 10 degrees off the zenith to assist in pointing the device straight up. Weather (Defaulting to clear) and humidity are also logged after manual input. The default mode is single reading. Tap the button to take a reading. It will increase the size and LastID fields above the big button. LastID is a ID that is specific to the android device and the current capture ID. It is randomized to minimize collisions, but collisions will happen in the LastID field. LastID is meant to be an easy way to record accidental bad data points, although we didn't use it very much. The Diff meter below the big button shows the difference in arcseconds traveled across the surface of the earth between the last recorded location, and the current location. Extra info is an arbitrary text field for notes. Data can be partitioned into arbitrary datasets with the capture ID and subset fields. The 6 sample average is broken and we determined that it was not worth it to fix; averaging was done post-recording. Do not use the 6 sample average mode, unless you feel like fixing it yourself. Auto mode works, and records values when the diff gets above the specified distance, also in arcseconds. All data is saved to /sdcard/test.csv, and can be uploaded to pre-determined servers by going to menu > Upload. The dialog box shows the output of that web page.

Using the upload-csv.php script on bortle.cs.wpi.edu, the dialog shows the upload ID, upload filename, and how many records were processed. Any errors are also shown, the most common being missing capture ID's. This enables manually fixing the CSV file by the upload filename.

Code

The code is relatively simple data-logging application. It is clocked off of multiple sources: GPS status, touches/UI, orientation sensor updates, and SQM responses. Data points are only logged via the GPS clock in auto mode, or on touches in single mode. The orientation sensor and SQM updates are saved in variables for the logging to access. The SQM thread is timed to request "ux" every second, but the reading thread is only synchronized by the responses. The first response is always a query of the SQM ID.

Listing: Collector.java

```
package edu.wpi.iqp.androidmedae;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
```

```
import android.content.IntentFilter;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.hardware.Sensor;
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.hardware.usb.UsbManager;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.os.Handler;
import android.provider.Settings;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Switch;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.physicaloid.lib.Physicaloid;
import com.physicaloid.lib.usb.driver.uart.UartConfig;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.LineNumberReader;
import java.io.OutputStreamWriter;

public class Collector extends Activity implements SensorEventListener
{

    private static final String tag = "Androidmedat";
    BroadcastReceiver usbReciever = new BroadcastReceiver()
    {
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent)
        {
            String action = intent.getAction();

            if (UsbManager.ACTION_USB_DEVICE_ATTACHED.equals(action))
            {
                if (!serial.isOpened())
                    tryOpenSerial();

            }
            else if (UsbManager.ACTION_USB_DEVICE_DETACHED.equals(action))
            {
                disconnect();
            }
            else
                Log.d(tag, action);
        }
    };
    private static final int MODE_SINGLE = 0;
    private int mode = MODE_SINGLE;
    private static final int MODE_AUTO = 1;
    private static final int MODE_30 = 3;
    File f;
    int numSats = 0;
    String devID;
    int mode_id = 0;
    String connectedTo = "None";
    boolean connectedToID = false;
    Thread txThread = null;
    boolean gotRXID = false;
    int comIdd = 0;
    private LocationManager locationManager;
    private double lat = 0, longi = 0, altiotude = 0, latLast = 0, lonLast = 0;
    private Physicaloid serial;
    private boolean serialStop = false;
    private boolean runningTxRxLoop = false, thirty_running = false;
```

```
    private Runnable txLoop = new Runnable()
    {
        private final byte[] ux = new byte[]{117, 120};
        private final byte[] L0 = new byte[]{105, 120};

        @Override
        public void run()
        {
            serial.write(L0);
            try
            {
                Thread.sleep(5000); //TODO: use semaphores & locks
                if (!gotRXID)
                    serial.write(L0);
                Thread.sleep(1000);
            }
            catch (InterruptedException e)
            {
                e.printStackTrace();
            }
            while (runningTxRxLoop && !serialStop)
            {
                serial.write(ux);
                try
                {
                    Thread.sleep(1000);
                }
                catch (InterruptedException e)
                {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            runningTxRxLoop = false;
        }
    };
    private Runnable rxLoop = new Runnable()
    {

        private StringBuffer buf = new StringBuffer();

        @Override
        public void run()
        {

            while (true)
            {
                byte[] rbuf = new byte[8196];
                int len = serial.read(rbuf);
                rbuf[len] = 0;
                if (len > 0)
                {
                    String res = new String(rbuf).substring(0, len);
                    buf.append(res);
                    if ((len = buf.indexOf("\r\n")) != -1)
                    {

                        if (!gotRXID)
                        {
                            if (len == 37 && buf.substring(0, 2).equals("i,"))
                            {
                                if (!gotRXID)
                                    txThread.interrupt();
                                gotRXID = true;
                                connectedTo = buf.substring(29, 37);
                                connectedToID = true;
                                buf.delete(0, len + 2);
                                handler.post(new Runnable()
                                {
                                    @Override
                                    public void run()
                                    {
                                        updateConnIDStatus();
                                    }
                                });
                            }
                        }
                        else
                        {
                            if (len != 55)
                                Log.d(tag, "length is " + len + " for: " + res);
                            updateMagValue(buf.substring(0, len));
```

```
                        buf.delete(0, len + 2);
                    }
                }
            }
            if (serialStop || !runningTxRxLoop)
            {
                runningTxRxLoop = false;
                buf = new StringBuffer();
                return;
            }
        }
    }
};
private Handler handler = new Handler();
private TextView latText;
private TextView longText;
private TextView magText;
private SensorManager mSensorManager;
private float[] grav = null, accel = null;
private float lastAccuracy;
private float[] ORvalues;
private int rid = 0, sizeFF;
private Drawable drw;
private Button buttonn;
private ProgressBar diffValue;
private TextView distanceLast;
private EditText autoDistanceEdit;
private ProgressBar saveProgress;
private TextView txv;
private ProgressBar zenithOf;
private Switch sw, E0;
private TextView ModeStatus;
private TextView zenithOffText;
private double thirty_totals;
private int thirty_count;
private String magString = "X, 00.00m,0000000000Hz,0000000000c,0000000.000s, 000.0C";

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.fragment_collector);
    this.buttonn = (Button) findViewById(R.id.buttonn);
    drw = buttonn.getBackground();
    latText = ((TextView) findViewById(R.id.latitude));
    longText = ((TextView) findViewById(R.id.longitude));
    diffValue = ((ProgressBar) findViewById(R.id.diffValue));
    distanceLast = ((TextView) findViewById(R.id.distanceLast));
    autoDistanceEdit = ((EditText) findViewById(R.id.autoDistanceEdit));
    saveProgress = ((ProgressBar) findViewById(R.id.saveProgress));
    txv = ((TextView) findViewById(R.id.DeviceStatus));
    magText = (TextView) findViewById(R.id.mags);
    zenithOf = ((ProgressBar) findViewById(R.id.zenithOf));
    ModeStatus = ((TextView) findViewById(R.id.ModeStatus));
    sw = ((Switch) findViewById(R.id.autoMode));
    E0 = ((Switch) findViewById(R.id.avg30));
    zenithOffText = ((TextView) findViewById(R.id.zenithOff));

    rid = (int) Math.round(Math.random() * 10000);
    devID = Settings.Secure.getString(getContentResolver(), Settings.Secure.ANDROID_ID);
    f = new File(Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath(), "test.csv");
    LineNumberReader lnr;
    try
    {
        lnr = new LineNumberReader(new FileReader(f));
        try
        {
            lnr.skip(Long.MAX_VALUE);
            sizeFF = lnr.getLineNumber() + 1;
        }
        catch (IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
        try
        {
            lnr.close();
        }
        catch (IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
```

```
            }
        }
        catch (FileNotFoundException e)
        {
            sizeFF = 0;
        }

        magText = ((TextView) findViewById(R.id.mags));
        locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 2000, 1, new LocationListener()
        {
            @Override
            public void onLocationChanged(Location location)
            {
                boolean changed = false;
                if (lat != location.getLatitude())
                {
                    lat = location.getLatitude();
                    if (latLast == 0)
                        latLast = lat;
                    int h = (int) lat;
                    int m = Math.abs((int) ((lat - h) * 60));
                    double s = Math.abs(((Math.abs(lat - h) - m / 60.0) * 60) * 60);
                    latText.setText(String.format("Lat: %d° %d' %.2f"", h, m, s));
                    changed = true;
                }
                if (longi != location.getLongitude())
                {
                    longi = location.getLongitude();
                    if (lonLast == 0)
                        lonLast = longi;
                    int h = (int) longi;
                    int m = Math.abs((int) ((longi - h) * 60));
                    double s = Math.abs(((Math.abs(longi - h) - m / 60.0) * 60) * 60);
                    longText.setText(String.format("Long:  %d° %d' %.2f"", h, m, s));
                    changed = true;
                }
                altiotude = location.getAltitude();
                lastAccuracy = location.getAccuracy();
                numSats = location.getExtras().getInt("satellites");
                if (changed)
                {
                    gpsChanged();
                }
            }

            @Override
            public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle)
            {
                //no-op
            }

            @Override
            public void onProviderEnabled(String s)
            {
                latText.setTextColor(Color.WHITE);
                longText.setTextColor(Color.WHITE);
            }

            @Override
            public void onProviderDisabled(String s)
            {
                latText.setTextColor(Color.RED);
                longText.setTextColor(Color.RED);
            }
        });

        mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);


        serial = new Physicaloid(this);
        IntentFilter filter = new IntentFilter();
        filter.addAction(UsbManager.ACTION_USB_DEVICE_ATTACHED);
        filter.addAction(UsbManager.ACTION_USB_DEVICE_DETACHED);
        registerReceiver(usbReciever, filter);
        tryOpenSerial();
    }

    private void gpsChanged()
    {
        double dist = Math.hypot(latLast - lat, longi - lonLast) * 360000.0;
```

```
        diffValue.setProgress((int) Math.round(dist));
        distanceLast.setText("Diff: " + Math.round(dist) / 100.0 + "" ");

        if (mode == MODE_AUTO)
        {
            double off = Double.parseDouble(autoDistanceEdit.getText().toString());

            if ((dist / 100.0) > off)
            {
                logdata();
                mode_id++;
            }
        }
    }

    private void thirtyCollect(String latest)
    {
        thirty_count++;
        thirty_totals += Double.parseDouble(latest);
        if (thirty_totals >= 6)
        {
            String backup = magString;

            String mss = String.format("u, %.2f%s", thirty_totals / 6.0, magString.substring(10));
            magString = mss;
            logdata();
            magString = backup;
            thirty_totals = 0;
            thirty_count = 0;
            thirty_running = false;
        }
        saveProgress.setProgress(thirty_count * 16);
        buttonn.setEnabled(true);
    }

    protected void onResume()
    {
        super.onResume();
        mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER),
SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
        mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD),
SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
    }

    protected void onPause()
    {
        super.onPause();
        mSensorManager.unregisterListener(this);
    }

    private void tryOpenSerial()
    {
        if (!serial.isOpened())
        {
            if (!serial.open())
            {
                Toast.makeText(this, "Can't open device", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                connectedTo = "None";
                connectedToID = false;
                updateConnIDStatus();
                return;
            }
            else
            {
                serial.setConfig(new UartConfig(115200, UartConfig.DATA_BITS8, UartConfig.STOP_BITS1,
UartConfig.PARITY_NONE, false, false));
                Toast.makeText(this, "Connected", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                connectedTo = "Querying...";
                connectedToID = false;
                updateConnIDStatus();
            }
        }
        if (!runningTxRxLoop)
            startTxRxLoop();
    }

    private void updateConnIDStatus()
    {
        if (txv != null)
            txv.setText("Device: " + connectedTo + ". LastID: " + Integer.toString(rid) + ". Size: " +
```

```
sizeFF);
    }

    private void startTxRxLoop()
    {
        if (runningTxRxLoop)
            return;
        serialStop = false;
        runningTxRxLoop = true;
        gotRXID = false;
        new Thread(rxLoop).start();
        txThread = new Thread(txLoop);
        txThread.start();
    }

    private void updateMagValue(final String full)
    {
        handler.post(new Runnable()
        {
            @Override
            public void run()
            {
                if (magString != full)
                {
                    magString = full;
                    String mss = magString.substring(2, 8);
                    magText.setText("Mag:" + mss + " in " + magString.substring(40, 46) + "s");
                    buttonn.setText(mss);
                    if (mode == MODE_SINGLE)
                        buttonn.setEnabled(true);
                    else if (mode == MODE_30 && thirty_running)
                        thirtyCollect(mss);
                }
            }
        });
    }

    @Override
    protected void onNewIntent(Intent intent)
    {
        tryOpenSerial();
    }

    private void disconnect()
    {
        serialStop = true;
        serial.close();
        updateMagValue("x, 00.00m,0000000000Hz,0000000000c,0000000.000s, 000.0C");
        connectedTo = "None";
        connectedToID = false;
        updateConnIDStatus();
        Toast.makeText(this, "Disconnected from USB", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    @Override
    protected void onDestroy()
    {
        serialStop = true;
        serial.close();
        serial = new Physicaloid(this);
        unregisterReceiver(usbReciever);
        super.onDestroy();
    }

    public void autoSwap(View view)
    {
        int tmp = (sw.isChecked() ? 1 : 0);
        tmp += E0.isChecked() ? 2 : 0;
        switch (tmp)
        {
            case 0:
                mode = MODE_SINGLE;
                break;
            case 1:
                mode = MODE_AUTO;
                break;
            case 2:
                mode = MODE_30;
                break;
            default:
                if (view == sw)
```

```
                {
                    mode = MODE_AUTO;
                    E0.setChecked(false);
                }
                else
                {
                    mode = MODE_30;
                    sw.setChecked(false);
                }
        }
        mode_id = 0;
        thirty_running = false;
        thirty_count = 0;
        thirty_totals = 0;
        if (mode == MODE_SINGLE)
        {
            saveProgress.setProgress(0);
            ModeStatus.setText("Single Mode. Ready");
            buttonn.setEnabled(true);
        }
        else if (mode == MODE_AUTO)
        {
            saveProgress.setProgress(100);
            ModeStatus.setText("GPS Radius mode. Ready");
            buttonn.setEnabled(false);
        }
        else if (mode == MODE_30)
        {
            saveProgress.setProgress(0);
            ModeStatus.setText("Average mode. Ready");
            buttonn.setEnabled(true);
        }
    }

    public void onClickz(View view)
    {
        if (mode == MODE_30)
        {
            thirty_running = false;
            thirty_count = 0;
            thirty_totals = 0;
            buttonn.setEnabled(false);
        }
        else if (mode == MODE_SINGLE)
        {
            logdata();
            saveProgress.setProgress(0);
        }
    }

    public void logdata()
    {
        try
        {
            FileOutputStream fo = new FileOutputStream(f, true);
            OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fo);
            //milis time, lat, long, altitude, accuracy, #satellites, [ur, magnitude, hz, count, time, temp],
[azimuth[0], zenithOffset[1], tilt[2]], weather, capture set, subset, microset, notes, SQM_id, localID,
phoneID, mode, mode_id, auto_density/last_distance,  2,3(dataversion.app version)
            osw.write(String.format("%d,%s,%s,%s,%f,%d,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%d,%s,%d,%d,%s,%s,3,4\n",
                    System.currentTimeMillis(),
                    Double.toString(latLast = lat),
                    Double.toString(lonLast = longi),
                    Double.toString(altiotude),
                    lastAccuracy,
                    numSats,
                    magString,
                    valuate(ORvalues),
                    ((Spinner) findViewById(R.id.weather)).getSelectedItem().toString(),
                    ((EditText) findViewById(R.id.captureSet)).getText(),
                    ((EditText) findViewById(R.id.subsectionID)).getText(),
                    "0", //microset
                    ((EditText) findViewById(R.id.notes)).getText(),
                    (connectedToID ? connectedTo : "None"),
                    rid++,
                    devID,
                    mode,
                    mode_id,
                    ((EditText) findViewById(R.id.autoDistanceEdit)).getText(),
                    ((EditText) findViewById(R.id.humid)).getText()
            ));
```

```
            sizeFF++;
            updateConnIDStatus();
            osw.close();
            fo.close();
            buttonn.setEnabled(false);
            latLast = lat;
            lonLast = longi;
            gpsChanged();
        }
        catch (IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
            Toast.makeText(Collector.this, e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
    }

    public String valuate(float[] s)
    {
        int k = s.length;
        if (k == 0)
        {
            return "";
        }
        StringBuilder out = new StringBuilder();
        out.append(Double.toString(s[0]));
        for (int x = 1; x < k; ++x)
        {
            out.append(",").append(Double.toString(s[x]));
        }
        return out.toString();
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)
    {

        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.collector, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
    {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.action_delete)
        {
            AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);

            builder.setMessage("All data not uploaded will be lost");

            builder.setPositiveButton("Delete", new DialogInterface.OnClickListener()
            {
                @Override
                public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i)
                {
                    dialogInterface.dismiss();
                    f.delete();
                    sizeFF = 0;
                    updateConnIDStatus();
                }
            });

            builder.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener()
            {
                @Override
                public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i)
                {
                    dialogInterface.dismiss();
                }
            });

            AlertDialog dialog = builder.create();
            dialog.show();
            return true;
        }
        else if (id == R.id.action_upload)
        {
```

```
            new Uploader(this).execute(f);
            LineNumberReader lnr;
            try
            {
                lnr = new LineNumberReader(new FileReader(f));
                try
                {
                    lnr.skip(Long.MAX_VALUE);
                    sizeFF = lnr.getLineNumber() + 1;
                }
                catch (IOException e)
                {
                    e.printStackTrace();
                }
                try
                {
                    lnr.close();
                }
                catch (IOException e)
                {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            catch (FileNotFoundException e)
            {
                sizeFF = 0;
            }
            updateConnIDStatus();
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }

    @Override
    public void onSensorChanged(SensorEvent sensorEvent)
    {
        if (sensorEvent.sensor.getType() == Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD)
            grav = sensorEvent.values;
        else if (sensorEvent.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER)
            accel = sensorEvent.values;
        if (grav != null && accel != null)
        {
            float[] Rr = new float[9];
            float[] values = new float[3];
            SensorManager.getRotationMatrix(Rr, null, accel, grav);
            SensorManager.getOrientation(Rr, values);
            zenithOf.setProgress((int) Math.round(values[1] * 180 / Math.PI) + 90);
            zenithOffText.setText(" " + zenithOf.getProgress() + "° ");
            zenithOf.setBackgroundColor((Math.abs(zenithOf.getProgress()) < 10) ?
getResources().getColor(android.R.color.transparent) :
getResources().getColor(android.R.color.holo_orange_dark));
            if (Math.abs(zenithOf.getProgress()) < 10)
                buttonn.setBackground(drw);
            else
                buttonn.setBackgroundResource(android.R.color.holo_red_dark);
            ORvalues = values;
            Log.d("AndroidmedaeTagCSV", String.format("%f,%f,%f", values[0], values[1], values[2]));
        }
    }

    @Override
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int i)
    {
        Log.d(tag, "Sensor changed accuracy!" + i + sensor.toString());
    }
}
```

Listing: Uploader.java

```
package edu.wpi.iqp.androidmedae;

import android.app.AlertDialog;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.os.AsyncTask;

import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
```

```
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.Scanner;

/**
 * Created by patrick on 6/11/14.
 */
public class Uploader extends AsyncTask<File, Integer, String>
{
    private final Context parent;
    ProgressDialog pd;
    boolean fnf = false;

    public Uploader(Context parent)
    {
        this.parent = parent;
    }

    static String convertStreamToString(InputStream is)
    {
        Scanner s = new Scanner(is).useDelimiter("\\A");
        return s.hasNext() ? s.next() : "";
    }

    public static void alert(Context ctx, String message)
    {
        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(ctx);

        builder.setMessage(message);

        builder.setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener()
        {
            @Override
            public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i)
            {
                dialogInterface.dismiss();
            }
        });

        AlertDialog dialog = builder.create();
        dialog.show();
    }

    @Override
    protected void onPreExecute()
    {
        super.onPreExecute();
        pd = ProgressDialog.show(parent, "Uploading Data", "Connecting to bortle...", false);
    }

    @Override
    protected void onProgressUpdate(Integer... values)
    {
        super.onProgressUpdate(values);

        pd.setMessage("Collected data is now being uploaded...");
        pd.setMax(values[0]);
    }

    @Override
    protected String doInBackground(File... objects)
    {

        File f = objects[0];

        HttpURLConnection connection = null;
        DataOutputStream outputStream = null;
        DataInputStream inputStream = null;
        String urlServer = "https://bortle.cs.wpi.edu/upload-csv.php";
        String lineEnd = "\r\n";
        String twoHyphens = "--";
        String boundary = "e9ec721c24f6d8ff7167af7fd129db7d0e6cb4c6";

        int bytesRead, bytesAvailable, bufferSize;
        byte[] buffer;
        int maxBufferSize = 1 * 1024 * 1024;
```

```
        try
        {
            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(f);

            URL url = new URL(urlServer);
            connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();

            // Allow Inputs &amp;amp; Outputs.
            connection.setDoInput(true);
            connection.setDoOutput(true);
            connection.setUseCaches(false);

            // Set HTTP method to POST.
            connection.setRequestMethod("POST");

            connection.setRequestProperty("Content-Type", "multipart/form-data;boundary=" + boundary);

            outputStream = new DataOutputStream(connection.getOutputStream());
            outputStream.writeBytes(twoHyphens + boundary + lineEnd);
            outputStream.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name=\"upload\";filename=\"data.csv\"" +
lineEnd);
            outputStream.writeBytes(lineEnd);

            bytesAvailable = fileInputStream.available();
            bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize);
            buffer = new byte[bufferSize];
            publishProgress(bufferSize);
            int written = 0;
            // Read file
            bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize);

            while (bytesRead > 0)
            {
                outputStream.write(buffer, 0, bufferSize);
                publishProgress(written += bufferSize);
                bytesAvailable = fileInputStream.available();
                bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize);
                bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize);
            }

            outputStream.writeBytes(lineEnd);
            outputStream.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens + lineEnd);

            // Responses from the server (code and message)
            int serverResponseCode = connection.getResponseCode();
            String serverResponseMessage = connection.getResponseMessage();
            String dataRes = convertStreamToString(connection.getInputStream());
            fileInputStream.close();
            outputStream.flush();
            outputStream.close();
            if (serverResponseCode == 200 && dataRes.indexOf("Uploaded to ") != -1)
                f.delete();
            return "HTTP " + serverResponseCode + serverResponseMessage + "\n" + dataRes;
        }
        catch (FileNotFoundException ex)
        {
            fnf = true;

        }
        catch (Exception ex)
        {
            //Exception handling
            ex.printStackTrace();

        }

        return null;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(String data)
    {
        pd.dismiss();
        if (fnf)
            alert(parent, "No data exists to upload. Collect some data first.");
        else if (data != null)
            alert(parent, data);
    }
```

```
}
```

Listing: fragment_collector.xml

```
    <ScrollView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:id="@+id/scrollView"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

        tools:context="edu.wpi.iqp.androidmedae.Collector"

        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
        <LinearLayout
            android:orientation="vertical"
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="fill_parent"
            >

        <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="@android:style/TextAppearance.Large"
        android:text="Latitude: ?"
        android:id="@+id/latitude"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
            android:focusable="true"
            android:enabled="true"
            android:focusableInTouchMode="true" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="@android:style/TextAppearance.Large"
        android:text="Longitude: ?"
        android:id="@+id/longitude"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:focusable="true"
        android:focusableInTouchMode="true"
        android:enabled="true" />

            <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="@android:style/TextAppearance.Medium"
        android:text="Mag: 0.00 in 0s"
        android:id="@+id/mags"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:focusable="true"
                android:enabled="true"
                android:focusableInTouchMode="true" />

            <LinearLayout
                android:orientation="horizontal"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginBottom="12dp">

                <Spinner
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/weather"
            android:spinnerMode="dialog"
            android:entries="@array/weather_array"
            android:dropDownSelector="@android:style/Widget.Spinner.DropDown"
            android:layout_weight="1"
                    />

                <EditText
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:inputType="number"
                    android:ems="10"
                    android:id="@+id/humid"
                    android:layout_weight="1"
                    android:layout_gravity="center_vertical"
                    android:hint="Humidity"/>
            </LinearLayout>

            <LinearLayout
```

```
                android:orientation="horizontal"
                android:layout_width="fill_parent"
                android:layout_height="wrap_content">

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
                    android:text="90*"
                    android:id="@+id/zenithOff" />

                <ProgressBar
                    style="@android:style/Widget.Holo.ProgressBar.Horizontal"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:id="@+id/zenithOf"
                    android:max="180"
                    android:progress="90"
                    android:indeterminate="false"
                    android:indeterminateOnly="false"
                    android:background="@android:color/holo_red_dark"
                    android:clickable="true"
                    android:layout_weight="1"
                    android:layout_gravity="center_vertical" />

            </LinearLayout>

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Device: Not Connected. Last ID: ?. Size: ?"
                android:id="@+id/DeviceStatus"
                android:layout_gravity="center_horizontal" />

            <ProgressBar
                style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
                android:layout_width="fill_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:id="@+id/saveProgress"
                android:layout_gravity="center_horizontal"
                android:layout_marginBottom="-5dp"
                android:progress="50"
                android:indeterminate="false" />

            <Button
                android:layout_width="fill_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="00.00"
                android:id="@+id/buttonn"
                android:onClick="onClickz"
                android:focusable="false"
                android:layout_marginBottom="40dp"
                android:textSize="100dp"
                />

            <LinearLayout
                android:orientation="horizontal"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_gravity="center_horizontal">

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
                    android:text="Diff: 0'' "
                    android:id="@+id/distanceLast" />

                <ProgressBar
                    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
                    android:layout_width="fill_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:id="@+id/diffValue"
                    android:layout_gravity="center_vertical"
                    android:indeterminate="false"
                    android:max="100"
                    android:progress="1" />
            </LinearLayout>

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
```

```
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
            android:text="Mode: Single Click. Ready"
            android:id="@+id/ModeStatus"
            android:layout_gravity="center_horizontal" />

        <EditText
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/notes"
            android:hint="Extra Info" />

        <LinearLayout
            android:orientation="horizontal"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_horizontal">

            <EditText
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="number"
        android:ems="10"
        android:id="@+id/captureSet"
        android:hint="Capture ID" />

            <EditText
                android:layout_width="fill_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:inputType="number"
                android:ems="10"
                android:id="@+id/subsectionID"
                android:hint="Subsection"
                android:text="0"/>
        </LinearLayout>

        <Switch
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="6-sample Avg"
            android:id="@+id/avg30"
            android:checked="false"
            android:enabled="true"
            android:focusable="true"
            android:onClick="autoSwap" />

        <Switch
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Auto Mode"
            android:id="@+id/autoMode"
            android:layout_gravity="center_horizontal"
            android:checked="false"
            android:onClick="autoSwap" />

        <LinearLayout
            android:orientation="horizontal"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_horizontal">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
                android:text="Distance: "
                android:id="@+id/autoDistance" />

            <EditText
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:inputType="number|numberDecimal"
                android:ems="10"
                android:id="@+id/autoDistanceEdit"
                android:numeric="decimal"
                android:text="0.5"/>
        </LinearLayout>


    </LinearLayout>
```

```
        </ScrollView>
```

Full Code can be found at https://bitbucket.org/byteit101/androidmedae or by searching for 6f25b979a6c0470743215934149726 9f913b45f39bbf573d37459b067b24b9c0

Technical Report 2: Server Setup

Abstract

This document shows how we set up a virtual machine for storing and visualizing our relatively large dataset, and the format we stored our data in.

Rational

For this IQP, we needed to store and analyze relatively large amounts of data. It was impractical to attempt to manually manage the GIS data, as this is often in the gigabyte range. Last year's team used spreadsheets; specifically Microsoft Excel. While this allows simple analysis to be done easily, it is a poor storage and analysis platform for larger data sets or complex analyses. As we had multiple people taking multiple readings at multiple locations this year, manually merging this data would be needlessly tedious and time consuming. To avoid this, we needed a proper database that was capable of supporting multi-user access with correct read-write synchronization.

PostgreSQL, or Postgres, is the industry standard database for open source object-relational databases (ORDBMS). Postgres is capable of scaling to terabytes of data and is also one of the most flexible relational and object-relational database systems via its custom type system. PostGIS is one such extension, providing geometric and geographic types for GIS systems, like line, point, and geography. Throughout this paper, any reference to PostgreSQL will assume that the PostGIS types are installed unless explicitly mentioned. The PostgreSQL + PostGIS system is used not only because of its high quality and high usage, but also because it is free and open source software.

Setup

The WPI CS department lets students host servers for classes on virtual machines. Being a CS student, I was able to acquire bortle.cs.wpi.edu for the purposes of this IQP (contact Michael Voorhis). Bortle runs 64 bit Linux (Ubuntu 14.04 LTS specifically) and contains the following extra software:

- Servers
  - PostgreSQL 9.3 (with PostGIS 2.1 extensions installed)
  - Apache 2.4 + mod_python 3.3 + Python 2.7 + PHP 5.5
- Services
  - TileStache
  - Mapnik
  - Polymaps-based slippy map
  - Custom upload service for Android App

- Data
  - OpenStreetMap baselayers for Southington, Worcester, and Bar Harbor
  - OpenStreetMap styles
  - Continents (land_polygon)
  - WPI 2013 study data points

Database

Postgres is the main and most important service on bortle. It holds all the data in a indexed, easily searchable, standardized machine readable form. Any GIS software that supports PostGIS or ODBC can connect to Postgres to import and analyze data. Non-GIS specific database software (such as GNU R) can also connect to analyze data as Postgres is a standard SQL server. The following layout was present inside the darksky database:

- planet_osm_*
  - OpenStreetMap baselayers and data from osm2pgsql import utilities
  - read-only
- wpi13
  - data from 2013 WPI study
  - read-only
- ghosts
  - contained test data from early development of Androidmedae
  - read-write
- land_polygon
  - Base continent shapes
  - read-only
- layer_styles
  - QGIS style mappings (QGIS specific)
  - Saved the styles associated with each layer from QGIS to enable seamless working on multiple computers
  - read-write
- wpi14
  - Our data
  - read-write
- devices
  - Mapping for multiple android devices
- sqms
  - Mapping for multiple SQM devices
- uploads
  - Information regarding who uploaded the data
- groups14
  - Automatic Spanning tree-based groups of data
  - read-write

- groupboxes (view)
  - Area of groups14
- groupboxpoints (view)
  - centroids of groupboxes
- wpi14_corrected (view)
  - wpi14 + corrective factors

The full schemas are available at the end of this document

Web server

Apache is the industry standard web server, powering over half of all websites in the entire world. Apache is used here to expose the slippy map and Mapnik tiles, as well as to allow the Android apps to upload data into the Postgres database. The following paths are important:

- / - redirect to our website via PHP
- /13 - redirect to 2013 website via PHP
- /view.html - slippy map
- /tiles - the tilestache/mapnik section, all via mod_python
  - /tiles/render.gis/ - tile section
    - /tiles/render.gis/allPoints/ - OSM base layer png tiles
    - /tiles/render.gis/ghosts/ - GeoJSON vector tiles for ghosts table
    - /tiles/render.gis/wpi13/ - GeoJSON tiles for wpi13 table
    - /tiles/render.gis/wpi14/ - GeoJSON tiles for wpi14 table
- /upload-csv.php?id={csv-name}

TileStache is a caching wrapper around Mapnik & Postgres to save tiles that have not changed by avoiding re-rendering the entire map on each hit. It is unimportant from a big picture overview however, so simply know that it saves CPU resources on the server.

Mapnik is used to render sections of a map in 256x256 pixel chunks, called tiles. By breaking the map into tiles, we can avoided re-rendering the map for each user, and scrolling only involves fetching the tiles that have just scrolled into view. All commercial online mapping tools use map tiles in nearly the same way. OpenStreetMaps itself uses Mapnik, which is where the Mapnik style comes from. Any similarities are intentional.

The slippy map, found at view.html, is in the same style as Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, etc. It provides an interactive tile viewer for browser-based users to scroll and zoom about though the GIS data without requiring dedicated GIS software. Also due to TileStache, it is often significantly faster. The slippy map at view.html uses Polymaps, a javascript library that utilizes modern browser's built-in SVG abilities to enable vector-based graphics and styling of GeoJSON data. Polymaps uses the /tiles/render.gis layers to fetch and display the correct map tiles from all

given layers, and to style them for easy consumption.

Upload Script

```
<?php
header("Content-type: text/plain");
if ((!isset($_GET['id']) || strpos($_GET['id'], "/") !== FALSE || !file_exists("csv/".$_GET['id'] . ".csv"))
&& !isset($_FILES['upload']))
{
    echo "Missing/invalid arguments";
    exit;
}
function randString($length, $charset='0123456789abcdef')
{
    $str = '';
    $count = strlen($charset);
    while ($length--) {
        $str .= $charset[mt_rand(0, $count-1)];
    }
    return $str;
}

$id = "csv/".randString(10);
if (isset($_FILES['upload']))
{
    if (move_uploaded_file($_FILES['upload']['tmp_name'], "$id.csv"))
    {
        echo "Uploaded to $id\n";
    }
    else
    {
        echo "Error moving file";
        exit;
    }
}
else
    $id = "csv/".$_GET['id'];

$row = 1;
$rows = 0;
$spitzer = array();
if (($handle = fopen("$id.csv", "r")) !== FALSE) {
    while (($data = fgetcsv($handle, 2048, ",")) !== FALSE) {
        $num = count($data);
        $row++;
        if ($num != 29)
        {
            echo "$num fields in line $row!\n";
            exit;
        }
        else
        {
            $named = array(
                "timestamp" => $data[0] / 1000.0,
                "lat" => $data[1],
                "lon" => $data[2],
                "altitude" => $data[3],
                "accuracy" => $data[4],
                "satellites" => $data[5],
                "status" => $data[6],
                "magnitude" => substr($data[7], 0, -1),
                "duration" => substr($data[10], 0, -1),
                "temp" => substr($data[11], 0,-1),
                "orientationZ" => $data[12],
                "orientationX" => $data[13],
                "orientationY" => $data[14],
                "weather" => $data[15],
                "dataset" => $data[16],
                "dataset_minor" => $data[17],
                "dataset_section" => $data[18],
                "notes" => $data[19],
                "sqm_id" => $data[20],
                "record_id" => $data[21],
                "device_id" => $data[22],
                "mode" => $data[23],
                "mode_id" => $data[24],
                "mode_arg" => $data[25],
                "humidity" => $data[26],
                "datafver" => $data[27],
```

```
                "appver" => $data[28],
            );
            if ($named["status"] != "u")
            {
                echo "warning, not importing partial dataset:\n";
                print_r($named);
            }
            else
            {
                $rows++;
                $spitzer[] = $named;
            }
        }
    }
    fclose($handle);
    echo "read $rows ok\n";
}
else
    echo "unable to open file";
if (isset($_GET['debug'])) print_r($spitzer);
//exit;
$db = new PDO("pgsql:user=www-data dbname=darksky password=www-data");
$db->beginTransaction();
$res = $db->prepare("insert into uploads (upload_time, who, person) values (NOW(), :who, :person) returning
upload_id");
if (!$res->execute(array("who" => $_SERVER['REMOTE_ADDR'], "person" => $id)))
{
    print_r($db->errorInfo());
    $db->rollBack();
    exit;
}
list($upload_id) = $res->fetch();
echo "Upload ID: $upload_id\n";
$prep = $db->prepare("INSERT INTO \"wpi14\" (acquired, geom, altitude, accuracy, satellites, magnitude,
duration, temperature, orientation_altitude, orientation_compass, orientation_twist, weather, dataset,
dataset_minor, dataset_section, notes, sqm_id, record_id, device_id, collection_mode, mode_id, mode_arg,
appver, upload_id, humidity) VALUES (to_timestamp(:timestamp), ST_SetSRID(ST_Point(:lon, :lat), 4326),
:altitude, :accuracy, :satellites, :magnitude, :duration, :temp, :orientationX,  :orientationY, :orientationZ,
:weather, :dataset, :dataset_minor, :dataset_section, :notes, :sqm_id, :record_id, :device_id, :mode,
:mode_id, :mode_arg, :appver, :upload_id, :humidity)");

foreach ($spitzer as $args)
{
    unset($args['status']);
    unset($args['datafver']);
    $args['duration'] .=" seconds";
    $args['upload_id'] = $upload_id;
    if ($args['humidity'] == "")
        $args['humidity'] = null;
    if ($args['dataset'] == "" && isset($_GET['dataset']))
        $args['dataset'] = $_GET['dataset'];
    if (!$prep->execute($args))
    {
        print_r($db->errorInfo());
        $db->rollBack();
        exit;
    }
}
$db->commit();
rename($id.".csv", $id."-db.csv");
echo "ok, imported $rows";
?>
```

Viewer Source

```
<!doctype HTML>
<html>
<head>
<title>Dark Sky Interactive Map</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<script src="polymaps.js"></script>
<script>
var cv = document.createElement("canvas");
cv.width=2500;
cv.height = 1;
var img = new Image();
img.src="gradient.png";
var po = org.polymaps;
```

```
if (cv.getContext)
{
var cx = cv.getContext("2d");
var LocationMaps = {
    "Acadia": [{"lon":-68.43661221801757,"lat":44.21186000993757},
{"lon":-68.02943143188476,"lat":44.44713486551291}],
    "Schoodic": [{"lon":-68.08590802490234,"lat":44.326883160151795},
{"lon":-68.02968892395019,"lat":44.37898882326917}],
    "Blackwoods": [{"lon":-68.21660670578002,"lat":44.30319322538429},
{"lon":-68.18849715530395,"lat":44.31501635846175}],
    "Seawall": [{"lon":-68.32183512985229,"lat":44.23761610305428},
{"lon":-68.29372557937621,"lat":44.24945243659093}],
    "Worcester": [{"lon":-71.82387742340087,"lat":42.26879395433491},
{"lon":-71.78409489929199,"lat":42.286892987258966}],
};
function centerMap()
{
    map.extent(LocationMaps[this.id]);
    map.zoom(Math.floor(map.zoom()));
    showHide.click();
}
window.onload = function(){
    cx.drawImage(img, 0,0);
    window.grads = cx.getImageData(0,0,2500,1).data;
    window.layers = {};
    window.map = org.polymaps.map()
        .container(document.body.appendChild(po.svg("svg")))
        .add(window.layers.osml = po.image().url("//bortle.cs.wpi.edu/tiles/render.gis/allPoints/{Z}/{X}/
{Y}.png"))
        .add((window.layers.osms = po.image().url(po.url("//{S}.tile.openstreetmap.org/{Z}/{X}/
{Y}.png").hosts(["a", "b", "c"]))).visible(false))
        .add((window.layers.googst =
po.image().url("//mt1.google.com/vt/lyrs=m&x={X}&y={Y}&z={Z}")).visible(false))
        .add((window.layers.googtr =
po.image().url("//mt1.google.com/vt/lyrs=p&x={X}&y={Y}&z={Z}")).visible(false))
        .add((window.layers.nokia =
po.image().url("http://maptile.maps.svc.ovi.com/maptiler/maptile/newest/satellite.day/{Z}/{X}/
{Y}/256/png8")).visible(false))
        .add(window.wpighosts = po.geoJson().url("//bortle.cs.wpi.edu/tiles/render.gis/ghosts/{Z}/{X}/
{Y}.geojson").on("load", load).on("show", load).clip(false).visible(false))
        .add(window.wpil = po.geoJson().url("//bortle.cs.wpi.edu/tiles/render.gis/wpi13/{Z}/{X}/
{Y}.geojson").on("load", load).on("show", load).clip(false).visible(false))
        .add(window.wpil4 = po.geoJson().url("//bortle.cs.wpi.edu/tiles/render.gis/wpi14/{Z}/{X}/
{Y}.geojson").on("load", load).on("show", load).clip(false))
        .center({lon:-68.2330, lat:44.3296})
        .add(po.drag())
        .add(po.wheel().smooth(false))
        .add(po.dblclick())
        .add(po.arrow())
        .add(po.touch())
        .add(po.hash())
        .add(po.compass());

    // make info button
    (function()
    {
        var compass = document.querySelector(".compass");
        var i = po.svg("path");
        attr(i, {d: "m 1.516113,94.5542 c 0.314448,1e-5 0.580235,0.10858 0.797364,0.32568 0.217116,0.21714
0.325677,0.48293 0.325683,0.79737 -6e-6,0.30698 -0.112311,0.57276 -0.336914,0.79736 -0.217128,0.21713
-0.479172,0.3257 -0.786133,0.32568 -0.306971,2e-5 -0.572758,-0.10855 -0.797363,-0.32568 -0.217127,-0.2246
-0.325688,-0.49038 -0.325684,-0.79736 -4e-6,-0.31444 0.108557,-0.58023 0.325684,-0.79737 0.217118,-0.2171
0.482905,-0.32567 0.797363,-0.32568 m 0.145996,4.4585 -2.223632,7.87255 c -0.149743,0.53158 -0.224613,0.84978
-0.22461,0.95459 -3e-6,0.1198 0.03369,0.21713 0.101074,0.292 0.07487,0.0749 0.160967,0.1123 0.258301,0.1123
0.112302,0 0.247067,-0.0599 0.404297,-0.17969 0.426754,-0.33691 0.857255,-0.81608 1.291504,-1.4375 l
0.393066,0.2583 c -0.509119,0.77865 -1.108077,1.43376 -1.796875,1.96534 -0.509117,0.39681 -0.99577,0.59521
-1.459961,0.59521 -0.306967,0 -0.557781,-0.0898 -0.752441,-0.26953 -0.194663,-0.18717 -0.291993,-0.41927
-0.291992,-0.69629 -1e-6,-0.27702 0.09359,-0.73747 0.280762,-1.38135 l 1.45996,-5.03125 c 0.239581,-0.82356
0.359372,-1.34016 0.359376,-1.5498 -4e-6,-0.16471 -0.0599,-0.29947 -0.179688,-0.4043 -0.112308,-0.10481
-0.269534,-0.15722 -0.47168,-0.15722 -0.164716,0 -0.505373,0.0412 -1.021972,0.12353 l 0,-0.43799
3.874511,-0.6289", "class": "chevron"});
        var circleBack = po.svg("circle");
        attr(circleBack, {cx: 0, cy: 103, r: 12, "class": "fore back"});
        var gg = po.svg("g");
        attr(gg, {"class": "info"})
        gg.appendChild(circleBack);
        gg.appendChild(i);
        var oReq = new XMLHttpRequest();
        oReq.addEventListener("load", function(x)
        {
            var parser = new DOMParser();
```

```
            var doc = parser.parseFromString(this.responseText, "image/svg+xml");
            gg.appendChild(doc.getElementById("layerBits"));
            gg.appendChild(doc.getElementById("defs3358"));
        });
oReq.open("get", "GradientBit.svg", true);
oReq.send();
var toggle = false;
        gg.addEventListener("click", function(){if (toggle = !toggle)gg.setAttribute("class", "info");else
gg.setAttribute("class", "info active")}, false);
        //gg.addEventListener("mouseover", function(){gg.setAttribute("class", "info active")}, false);
        //gg.addEventListener("mouseout", function(){gg.setAttribute("class", "info")}, false);
        compass.appendChild(gg);
    })();

    var callback = function()
    {
        map.container().setAttribute("width", window.innerWidth);
        map.container().setAttribute("height", window.innerHeight);
        map.resize();
    };
    window.onresize = callback;
    callback();

    var layout = document.getElementById("layout");
    window.showHide = document.getElementById("showhide");
    showHide.addEventListener("change", function() {
        if (showHide.checked)
            layout.className = "";
        else
            layout.className = ("hidden");
    });

    btsn = document.querySelectorAll("#layout >.scroller> button");
    for (var i = 0; i < btsn.length; i++)
    {
        btsn[i].addEventListener("click", centerMap);
    }
    bases = document.getElementsByName("basel")
    for (var i = 0; i < bases.length; i++)
    {
        bases[i].addEventListener("change", function()
        {
            for (var j in window.layers)
                layers[j].visible(false);
            layers[this.value].visible(this.checked);
            showHide.click();
        });
    }
    bases = document.getElementsByName("mode")
    for (var i = 0; i < bases.length; i++)
    {
        bases[i].addEventListener("change", function()
        {
            window.justDots = this.value;
            if (document.getElementById("wpi13")) wpil.reshow();
            if (document.getElementById("wpi14")) wpil4.reshow();
            if (document.getElementById("ghosts")) wpighosts.reshow();
            showHide.click();
        });
    }
    document.getElementById("wpi13").addEventListener("change", function()
    {
        wpil.visible(this.checked);
            showHide.click();
    });
    document.getElementById("wpi14").addEventListener("change", function()
    {
        wpil4.visible(this.checked);
            showHide.click();
    });
    document.getElementById("ghosts").addEventListener("change", function()
    {
        wpighosts.visible(this.checked);
            showHide.click();
    });
};
window.justDots = "posts";
window.rGnext = 0;
function drawData(prop, transform)
{
    var sets = Math.round(prop.magnitude * 100);
```

```
    var rgpM = "rgb(" + grads[4*sets] + ", " + grads[4*sets + 1] + ", " + grads[4*sets+2] + ")";
    switch (window.justDots)
    {
        case "small":
        {
            var circle = attr(po.svg("circle"), {r: 4.5, fill: rgpM});

circle.appendChild(po.svg("title").appendChild(document.createTextNode(prop.magnitude)).parentNode);
            return circle;
        }
        case "large":
        {
            var circle = attr(po.svg("circle"), {r: 9, fill: "url(#dataRG" + rGnext +")"});

circle.appendChild(po.svg("title").appendChild(document.createTextNode(prop.magnitude)).parentNode);
            var defs = po.svg("defs");
            var rg = po.svg("radialGradient");
            defs.appendChild(rg);
            rg.setAttribute("id", "dataRG" + rGnext++);
            rg.appendChild(attr(po.svg("stop"), {offset: "0%", "stop-color": rgpM, "stop-opacity": 1}));
            rg.appendChild(attr(po.svg("stop"), {offset: "100%", "stop-color": rgpM, "stop-opacity": 0}));
            var gg = po.svg("g");
            gg.appendChild(circle);
            gg.appendChild(defs);
            defs.setAttribute("transform", transform)
            return gg;
        }
        case "posts":
        default:
        {
            var np = po.svg("g");
            pathp = po.svg("path");
            np.appendChild(pathp);
            attr(pathp, {d: "m -15,-21.987185 c -2.77,0 -5,2.23 -5,5 l 0,7.0000005 c 0,2.77 2.23,5 5,5 l 10,0
5,4.99999998 5,-4.99999998 10,0 c 2.77,0 5,-2.23 5,-5 l 0,-7.0000005 c 0,-2.77 -2.23,-5 -5,-5 l -30,0 z M
-4.34375,-3.3309345 C -6.53824,-2.6199845 -8,-1.3888945 -8,0.01281548 -8,2.2148855 -4.41828,4.0128155
0,4.0128155 c 4.41828,0 8,-1.79793 8,-4.00000002 C 8,-1.3888945 6.53824,-2.6199845 4.34375,-3.3309345 l
-1.8125,1.8125 C 3.42787,-1.1528445 4,-0.60959452 4,0.01281548 4,1.1138455 2.20914,2.0128155 0,2.0128155 c
-2.20914,0 -4,-0.89897 -4,-2.00000002 0,-0.62241 0.57213,-1.16565998 1.46875,-1.53124998 l -1.8125,-1.8125 z",
fill: rgpM});
            var textp = po.svg("text");
            attr(textp, {x: 0, y: -8.9871855, style:
"font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;line-height:125%;letter-spacing:0px;wor
d-spacing:0px;text-anchor:middle;fill:#ffffff;fill-opacity:1;stroke:none;font-family:Sans"});
            var tspanp = po.svg("tspan");
            attr(tspanp, {x: 0, y: -8.9871855});
            tspanp.appendChild(document.createTextNode(prop.magnitude));
            textp.appendChild(tspanp);
            np.appendChild(textp);

pathp.appendChild(po.svg("title").appendChild(document.createTextNode(prop.magnitude)).parentNode);
            return np;
        }
    }
}

function attr(node, keys)
{
    for (var key in keys)
    {
        node.setAttribute(key, keys[key]);
    }
    return node;
}

function load(e)
{
    var po = org.polymaps;
    for (var i = 0; i < e.features.length; i++)
    {
        var feature = e.features[i];
        var pathp = feature.element;
        window.pathp = pathp;
        var parent = pathp.parentNode;
        parent.removeChild(pathp);
        var transform = pathp.getAttribute("transform");
        var prev = pathp;
        pathp = drawData(feature.data.properties, transform);
        parent.appendChild(pathp);
        pathp.setAttribute("transform", transform);
        feature.element = pathp;
```

```
    }
}
}

</script>
<style>
html, body {
width: 100%;
height: 100%;
padding: 0;
margin: 0;
overflow: hidden;
}

body {
  margin: 0;
  background: #E5E0D9;
}

svg {
  display: block;
  overflow: hidden;
  width: 100%;
  height: 100%;
}

#copy {
  position: absolute;
  left: 0;
  bottom: 4px;
  padding-left: 5px;
  font: 9px sans-serif;
  color: #fff;
  cursor: default;
}

#copy a {
  color: #fff;
}

.compass .back {
  fill: #eee;
  fill-opacity: .8;
}

.compass .fore {
  stroke: #999;
  stroke-width: 1.5px;
}

.compass rect.back.fore {
  fill: #999;
  fill-opacity: .3;
  stroke: #eee;
  stroke-width: 1px;
  shape-rendering: crispEdges;
}

.compass .direction {
  fill: none;
}

.compass .chevron {
  fill: none;
  stroke: #999;
  stroke-width: 2px;
}

.compass .active .chevron, .compass .chevron.active {
  stroke: #fff;
}
.compass .info .chevron {
  stroke: none;
  fill: #999;
}
.compass .active.info .chevron, .compass .info .chevron.active {
  fill: #fff;
  stroke: none;
}

.compass.active .active .direction {
```

```
  fill: #999;
}


#layout {
    background: none repeat scroll 0 0 rgba(238, 238, 238, 0.8);
    box-shadow: 0 0 5px;
    display: block;
    height: 100%;
    position: absolute;
    transition: all 0.8s ease 0s;
    width: 11em;
}
#layout > .scroller> button {
    display: block;
    width: 100%;
}
#layout >.scroller> h1 {
    font-family: sans-serif;
    font-size: 16pt;
    font-style: italic;
    font-weight: normal;
    margin: 0.3em 0;
    padding: 0;
    text-align: center;
}
#layout > .scroller > label:not(.horiz) {
    display: block;
}
.scroller {
    overflow-y: auto;
    height: 100%;
}
#showhidebox {
    background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8);
    border-color: #999999;
    border-style: solid solid none none;
    border-top-right-radius: 12px;
    border-width: 2px;
    bottom: 0;
    display: block;
    height: 34pt;
    left: 11em;
    position: absolute;
    width: 27pt;
    overflow: hidden;
}
#showhidebox > label:after {
    color: #999999;
    content: '»';
    font-size: 28pt;
    padding: 0 5px;
}
#showhidebox > input {
    cursor: pointer;
    height: 100%;
    margin: 0;
    opacity: 0;
    position: absolute;
    width: 100%;
    z-index: 99;
}
#showhide:checked ~ label:after {
    content: '«';
}
#layout.hidden {
    box-shadow: 0 0 0;
    -webkit-transform: translate(-11em);
    -ms-transform: translate(-11em);
    transform: translate(-11em);
}
#pd ~ input:checked + label > img {
    background-color: highlight;
    box-shadow: 0 0 5px highlight;
    border-radius: 5px;
}
.scroller > #pd ~ input {
    display: none;
}
#pd ~ input + label > img {
    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0);
```

```
}
#pd ~ label {
    display: inline-block;
    padding-left: 0.6em;
}
.info:not(.active) > #layerBits {
    display: none;
}
.info.active > path, .info.active > circle {
    display: none;
}
</style>
</head>
<body>You need to enable Javascript to view this interactive map<div id="layout" class="hidden"><div
class="back" id="showhidebox"><input type="checkbox" id="showhide"><label for="showhide"></label></div><div
class="scroller"><h1>Jump To</h1>
<button id="Acadia">Acadia</button>
<button id="Schoodic">Schoodic</button>
<button id="Seawall">Seawall</button>
<button id="Blackwoods">Blackwoods</button>
<button id="Worcester">Worcester</button><h1>Base Layer</h1>
<label><input type="radio" name="basel" value="osml" checked>Local</label>
<label><input type="radio" name="basel" value="osms">OpenStreetMaps</label>
<label><input type="radio" name="basel" value="googst">Google Maps</label>
<label><input type="radio" name="basel" value="googtr">Terrain</label>
<label><input type="radio" name="basel" value="nokia">Satellite, insecure</label>
<h1>GIS Layers</h1>
<label><input type="checkbox" id="wpi13">WPI '13</label>
<label><input type="checkbox" id="ghosts">Institute Park</label>
<label><input type="checkbox" id="wpi14" checked>WPI '14</label>
<h1 id="pd">Point Display</h1>
<input type="radio" name="mode" id="modeFuzz" value="large"><label class="horiz" for="modeFuzz"><img
src="OptFuzz.svg"></label>
<input type="radio" name="mode" id="modePoint" value="small"><label class="horiz" for="modePoint"><img
src="OptDots.svg"></label>
<input type="radio" name="mode" id="modeMarker" value="posts" checked><label class="horiz"
for="modeMarker"><img src="OptMarker.svg"></label>
</div></div><script>if (!!document.createElementNS && !!document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg',
"svg").createSVGRect)
{document.body.removeChild(document.body.firstChild);}else{document.body.innerHTML="<br><br><div
style='text-align:center;font-weight:bold'>Your browser does not seem to support SVG, which is required for
this map to display properly. Internet Explorer 9, Firefox, and Chrome all support
SVG.</div>"}</script></body>
</html>
```

Data Schemas

```
CREATE TABLE wpi14 (
    gid serial,
    altitude real NOT NULL,
    accuracy real,
    satellites integer,
    acquired timestamp with time zone NOT NULL,
    magnitude real NOT NULL,
    duration interval,
    temperature real,
    orientation_altitude real NOT NULL,
    orientation_compass real DEFAULT 0 NOT NULL,
    orientation_twist real DEFAULT 0 NOT NULL,
    weather character varying(100) NOT NULL,
    dataset integer NOT NULL,
    dataset_minor smallint DEFAULT 0 NOT NULL,
    dataset_section smallint DEFAULT 0 NOT NULL,
    notes character varying(150),
    sqm_id integer NOT NULL,
    record_id integer NOT NULL,
    device_id character(16) NOT NULL,
    collection_mode smallint NOT NULL,
    mode_id integer NOT NULL,
    mode_arg real DEFAULT 0,
    appver integer NOT NULL,
    geom geometry(Point,4326),
    upload_id integer NOT NULL,
    humidity smallint
);
CREATE TABLE devices (
    device_id character(16) NOT NULL,
    "desc" character varying(50) NOT NULL,
    android_version character varying(15) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE sqms (
    sqm_id integer NOT NULL,
    name "char" NOT NULL,
    "offset" real NOT NULL
);
CREATE TABLE group14 (
    groupid integer NOT NULL,
    gid integer NOT NULL
);
CREATE TABLE uploads (
    upload_id serial,
    who inet NOT NULL,
    upload_time timestamp with time zone NOT NULL,
    person character varying(200)
);
```

Full Schema setup & data can be found by searching for

6f25b979a6c0470743215934149726 9f913b45f39bbf573d37459b067b24b9c0

Appendix A: Magnitudes per square arcsecond: mpsas

Mpsas, or Magnitudes per square arcsecond uses the astronomical definition of apparent magnitude: 0 is Vega, and dimmer stars are higher numbers. The apparent magnitude scale is an inverse logarithmic scale developed by the Greek astronomer Hipparchus. The dimmest stars that can be seen with the naked eye (assuming a true dark sky and no cloud cover) are magnitude 6 stars. If one star is 100 times as bright as another star, the brighter star is 5 magnitudes brighter which corresponds to an apparent magnitude of 5 less than the dimmer star. The apparent magnitude of the bright star Sirius is -1.5 while the dimmer Proxima Centauri is 10.7. The brightest object in our sky, the Sun, has a magnitude of -26.75. (Barbara Ryden, Bradley M. Peterson, 2010)

A second, or arcsecond, is 1/3600th of a degree, and a square arcsecond is a one arcsecond by one arcsecond square area of sky. Thus a sky that is, eg, 18 mpsas has the brightness of a magnitude 18 star over the entire collection area, which is averaged to a square arcsecond.

Appendix B: Spanning Tree Grouper (code listing)

```
require 'pg'
# This script attempts to create large spanning trees of nearby points and merge the spanning trees to one
group.
# It fails on large groups of data in straight lines (one huge group is created), but works fine for discrete
points
db = PG.connect(:dbname =>'darksky', :user=>"viewer",:password=>"viewer",:host=> "bortle.cs.wpi.edu")

ht = {}
groups = []
visited = []
# PostGIS groups them within some distance, here 0.0005 arcseconds
db.exec("select
        s1.gid, s2.gid as sgid, s1.magnitude, s1.geom, st_astext(s1.geom), ST_Distance(s1.geom, s2.geom)
from wpi14 as s1
join wpi14 as s2 on ST_DWithin(s1.geom, s2.geom, 0.0005)
where s2.gid != s1.gid and s1.dataset > 1 and s1.dataset < 600 and s2.dataset < 600 and s2.dataset > 1
order by s1.gid;") do |result|
        result.each do |res|
                # dump each row into a hashtable of (base gid) => [nearby points, ...]
                local = (ht[res["gid"].to_i] ||= {data: res, keys: []})
                local[:keys] << res["sgid"].to_i #save keys to make it easier
        end
end
# keep track of unvisited nodes so we are sure we visit everything
unvisited = ht.keys

# this is the merging lambda. lambda because it preserves scope so I can modify unvisited and ht within the
function. no encapsulation :-D
fnc = lambda do |st, grpid=nil|
        visited << st
        unvisited.delete st
        grp = [st]
        if grpid == nil
                grpid = groups.length
                groups << grp
        else
                grp = groups[grpid]
                grp << st
        end
        keys = ht[st][:keys]
        keys.each do |ky|
                fnc[ky, grpid] if unvisited.include? ky
        end
        # the above Merge the spanning trees into a new group or an existing group
        # so that groups[grpid] = [All,the,points,in,a,spanning,tree,plus,all,the,points's,spanning
points,uniq'ed]
end

while unvisited.length > 0
        fnc[unvisited[0]]
end


if visited.length != ht.keys.length || visited.length != groups.flatten.length
        puts "!!!!" # something went horribly wrong, abort
        exit
end

# print our results in csv style of "groupid","gid"
groups.each_with_index do |x,i|
        x.each do |xx|
                puts "#{i},#{xx}"
        end
end
```

Appendix C: Screen Normal Calculations

The following math is used to compute the normal of the screen for determining the direction the SQM was facing for Milky way calculations based on directions.:

$\vec{u}$ = Vector along the direction the top of the SQM is facing $\quad \vec{u} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \\ \sin(\varphi) \end{bmatrix}$

$\vec{N}$ = Vector normal to the plane of the face of the untilted SQM

$$\vec{N} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \\ \sin(\varphi) \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ \cos(\theta) & \sin(\theta) & \sin(\varphi) \end{vmatrix}$$

$$\vec{N} = \hat{i}(\sin(\theta)\sin(\varphi)) - \hat{j}(\cos(\theta)\sin(\varphi)) + \hat{k}(\cos(\theta)\sin(\varphi) - \cos(\theta)\sin(\theta)) = \begin{bmatrix} \sin(\theta)\sin(\varphi) \\ -\cos(\theta)\sin(\varphi) \\ \cos(\theta)(\sin(\varphi) - \sin(\theta)) \end{bmatrix}$$

P = Projection Matrix that projects onto the xy plane $\quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

R = Rotation matrix to rotate $\vec{N}$ around $\vec{u}$ by t

$$R = \begin{bmatrix} \cos(t) + \cos^2(\theta)(1-\cos(t)) & \cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \sin(\varphi)\sin(t) & \cos(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t)) + \sin(\theta)\sin(t) \\ \cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) + \sin(\varphi)\sin(t) & \cos(t) + \sin^2(\theta)(1-\cos(t)) & \sin(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \cos(\theta)\sin(t) \\ \cos(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t)) - \sin(\theta)\sin(t) & \sin(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t)) + \cos(\theta)\sin(t) & \cos(t) + \sin^2(\varphi)(1-\cos(t)) \end{bmatrix}$$

$$PR = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(t) + \cos^2(\theta)(1-\cos(t)) & \cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \sin(\varphi)\sin(t) & \cos(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t)) + \sin(\theta)\sin(t) \\ \cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) + \sin(\varphi)\sin(t) & \cos(t) + \sin^2(\theta)(1-\cos(t)) & \sin(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \cos(\theta)\sin(t) \\ \cos(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t)) - \sin(\theta)\sin(t) & \sin(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t)) + \cos(\theta)\sin(t) & \cos(t) + \sin^2(\varphi)(1-\cos(t)) \end{bmatrix}$$

$$PR = \begin{bmatrix} \cos(t) + \cos^2(\theta)(1-\cos(t)) & \cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \sin(\varphi)\sin(t) & \cos(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t)) + \sin(\theta)\sin(t) \\ \cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) + \sin(\varphi)\sin(t) & \cos(t) + \sin^2(\theta)(1-\cos(t)) & \sin(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \cos(\theta)\sin(t) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$PR\,\vec{N} = \begin{bmatrix} \cos(t) + \cos^2(\theta)(1-\cos(t)) & \cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \sin(\varphi)\sin(t) & \cos(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t)) + \sin(\theta)\sin(t) \\ \cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) + \sin(\varphi)\sin(t) & \cos(t) + \sin^2(\theta)(1-\cos(t)) & \sin(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \cos(\theta)\sin(t) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(\theta)\sin(\varphi) \\ -\cos(\theta)\sin(\varphi) \\ \cos(\theta)(\sin(\varphi) - \sin(\theta)) \end{bmatrix}$$

$\vec{N}'$ = xy projection of the vector normal to the face of the tilted SQM = $PR\,\vec{N}$

$$\vec{N}' = \begin{bmatrix} ((\cos(t) + \cos^2(\theta)(1-\cos(t)))\sin(\theta)\sin(\varphi)) - ((\cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \sin(\varphi)\sin(t))\cos(\theta)\sin(\varphi) + (\cos(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t))) + (\sin(\theta)\sin(t))\cos(\theta)(\sin(\varphi) - \sin(\theta))) \\ ((\cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) + \sin(\varphi)\sin(t))\sin(\theta)\sin(\varphi)) - ((\cos(t) + \sin^2(\theta)(1-\cos(t)))\cos(\theta)\sin(\varphi)) + ((\sin(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \cos(\theta)\sin(t))\cos(\theta)(\sin(\varphi) - \sin(\theta))) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\tan^{-1}\left[\frac{\hat{i}\,of\,\vec{N}'}{\hat{j}\,of\,\vec{N}'}\right]$ = Compass direction (in radians) of the face of the SQM

$$\tan^{-1}\left[\frac{\hat{i}\,of\,\vec{N}'}{\hat{j}\,of\,\vec{N}'}\right] = \tan^{-1}\left[\frac{((\cos(t) + \cos^2(\theta)(1-\cos(t)))\sin(\theta)\sin(\varphi)) - ((\cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \sin(\varphi)\sin(t))\cos(\theta)\sin(\varphi) + (\cos(\theta)\sin(\varphi)(1-\cos(t))) + (\sin(\theta)\sin(t))\cos(\theta)(\sin(\varphi) - \sin(\theta)))}{((\cos(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) + \sin(\varphi)\sin(t))\sin(\theta)\sin(\varphi)) - ((\cos(t) + \sin^2(\theta)(1-\cos(t)))\cos(\theta)\sin(\varphi)) + ((\sin(\theta)\sin(\theta)(1-\cos(t)) - \cos(\theta)\sin(t))\cos(\theta)(\sin(\varphi) - \sin(\theta)))}\right]$$

Which gives us the expression:

```
Math.atan2(((cos(t)+
((cos(theta))**2)*(1-cos(t)))*(sin(theta)*sin(phi))-(((cos(theta)*sin(theta))*(1-cos(t))-(sin(phi))*sin(t))*(c
os(theta)*sin(phi)))+((cos(theta)*sin(phi))*(1-cos(t))+
(sin(theta))*sin(t))*((cos(theta)*sin(phi))-(cos(theta)*sin(theta)))),((((cos(theta)*sin(theta))*(1-cos(t))+
((sin(phi))*sin(t)))*(sin(theta)*sin(phi)))-(cos(t)+ ((sin(theta))**2)*(1-cos(t)))*(cos(theta)*sin(phi)))+
((sin(theta)*sin(phi))*(1-cos(t))-(cos(theta))*sin(t))*((cos(theta)*sin(phi))-(cos(theta)*sin(theta))))
```

Appendix D: Final Storyboard

Final Draft of Storyboard for Acadia Dark Sky Video

Time	Description	Audio (Music/Speaker)	Images To Insert
0:00	Fade in	Music Speaker: Acadia National Park.	Time lapse of sunrise in Acadia
0:07	(figure out transition if needed)	Music fades to background Speaker: ryan add something	Video Pano from Cadillac MT, blue hill overlook (full 360)
0:12	Pop up over the paused video pano	Music still faded Speaker: Located in downeast maine, the nearly 48,000 acres [forest and mountain and beach…] are the expanding legacy of the first national park east of the Mississippi river	Map of Maine Zoom into downeast with acadia national park highlighted (MDI, Schoodic and islands)
0:15	Pop in	Music still faded begin to crescendo Speaker: Acadia's [natural beauty and blablahablh] has made it one of the most-visited national park in the United States	Time lapse of park entrance gate
0:18	Pop in	Music	Kayaking
0:20	Pop	music	Biking
0:21	Pop	music	Hiking
0:23	Pop	music	Whale watch video?
0:25	Pop	music	Horse carriage s
0:26	pop	music	Park loop road sign, drive by sand beach and rocks
0:29	Slowly fades	Music softens or changes	Sunset time lapse into the night

		slightly Speaker: Acadia after dark is not silent. Making the top 10 great places to star gaze by USA Today 2012… (work on this phrase)	sky
0:37	Pop	Music	Time lapse of night sky
0:43	pop	Music	Time lapse of night sky or just images or a video pano?
0:50	Fade into	Music change or soften at the end of time lapse Speaker: but acadia is threatened by the least expected pollutant… light. (work on this phrase)	Time lapse from Cadillac Then stops zooms in on light pollution from bar harbor
0:56	Pop into	Music soft Light pollution fact Speaker: Two thirds of Americans can no longer see the stars where they live due to light pollution.	Time lapse of bar harbor (with the moose on… cut it before it goes out)
1:04	Fade into	Music soft Speaker: Acadia has recognized this threat and began its Night Sky Initiative	Night sky time lapse with acadia sign
1:06		--- Music soft or off – Interview with John Kelly or S.O.S.B (Scripted?)	John Kelly interview --- discuss the night sky initiative measuring promoting and protecting Acadia's night sky Corresponding images while voice over.
		Speaker (John Kellyor S.O.S.B) It is important to measure the night sky.	Measuring WPI Dark Sky Astronomers

		Speaker (John Kellyor S.O.S.B) Acadia promotes the night sky through example as it has interpretative night sky programs	Promoting Visitor center time lapse Stars over sand beach video pictures (find out what knowing the night is) Night sky festival images?
		Speaker(John Kellyor S.O.S.B): -aas and ida mention here- Ways to protect the night sky are changing light fixtures to be fully shielded and enact dark sky ordinances.	Protecting - Aas + ida symbol- Lighting fixture diagram or actual fixture Bar Harbor going to sleep, no cars… moose out. (Fade out)
1:30	Fade all the way Black background	music Speaker: To learn more about the night sky or to plan your trip to Acadia …. visit nps.gov/acad	End credit type black background website NPS logo

Appendix E: Website Content

Monday 7/21/2014

2nd Level Paragraphs

Night Sky & Astronomy Programs

The night sky above Acadia gives visitors the sight of a lifetime with breathtaking views of the Milky Way among thousands of stars visible to the naked eye. With only minimal impact from light pollution, the night sky at Acadia is considered one of the great places to stargaze in the northeast United States. Two-thirds of Americans can no longer see the stars due to misdirected artificial light, or light pollution. Acadia has created the Night Sky Initiative to address light pollution in and around the park.

(On the left)

Acadia National Park prizes the natural beauty of the night sky and recognized the threat posed by development in and outside of the park. The increase in lighting from municipal streetlights, and commercial and residential sources surrounding Acadia produce light pollution that degrades the quality of the natural night sky.

(On the right)

Mission: The goal of the Night Sky Initiative is to improve and protect the quality of the night sky in Acadia National Park and surrounding communities.

Possible Quote: “No sight is more provocative of awe than is the night sky scattered thick with stars.” -Llewelyn Powys

(in middle)

Night Sky Initiative

The National Park Service (NPS) has shown its commitment to protecting the night sky through the Night Sky Initiative, which is a partnership project to “measure, promote, and protect the night sky at Acadia”. To prevent further degradation and to improve the dark sky of Acadia, the NPS is cooperating with local governments, residents, businesses, schools, and other organizations to prevent or minimize light pollution in the surrounding communities.

Measure

There are various ways to accurately measure light pollution (possible link to http://www.nature.nps.gov/night/measure.cfm?) Several research teams have measured the quality of Acadia National Park's night sky. The National Park Service partnered with the Island Astronomy Institute to measure light pollution in several strategic locations across the park using CCD cameras (link to http://astroinstitute.org/NPS%20Surveys/npssystem.html). Additionally, the College of the Atlantic and Worcester Polytechnic Institute have conducted comprehensive whole-park studies in 2007 (CoA) and 2013 & 2014 (WPI). All of these studies have shown that while there is some light pollution from the nearby towns Acadia National Park hosts nearly pristine skies on the west side of Mount Desert island and in southern Schoodic.

Promote

Acadia is widely recognized for its excellent night skies and natural lightscape. In 2012, USA Today heralded it as one of the 10 great places to stargaze in the world. Acadia National Park has partnered with multiple outside organizations to promote the annual Acadia Night Sky Festival every September. This event alone brings thousands of visitors to enjoy the natural lightscape that Acadia National Park protects. Throughout the summer months, the regularly scheduled Stars over Sand Beach and Knowing the Night programs gives families the opportunity to explore Acadia after dark and the night sky first hand with the guidance of engaging storytelling of knowledgeable park rangers.

Interpretive Programs

Stars Over Sand Beach (photo from sosb)
Stargazing Parties (photo from anp and aas)

Protect

Light pollution is among the easiest types of pollution to fix and one of the only types of pollution that is 100% recoverable from. Acadia National Park has worked with the nearby towns of Bar Harbor and other towns on Mt. Desert Island and around Frenchman's Bay to help reduce light pollution by mandating fully shielded lighting in new development in lighting ordinances or Dark Sky Ordinance. [link to Lighting Manual - SPO Technical Assistance Bulletin.pdf]

Appendix F: Acadia IDA Overview

Acadia National Park

Preparation Process
for
International Dark-Sky Association's
Dark Sky Park Application

Prepared by 2014 WPI Dark Sky IQP

Table of Contents

Introduction (WPI)

The WPI Dark Sky Team strongly encourages Acadia National Park to apply to become recognized as an International Dark Sky Park (IDSP) by the International Dark-Sky Association (IDA). Being recognized as International Dark Sky Park would set Acadia apart from any other parks. Acadia's dedication to the night sky can be seen through the Acadia Night Sky Initiative, which started in 2008 to measure, promote and protect the night sky.

In this document the team has reviewed the IDSP Guidelines and highlights areas that will need to be addressed. We strongly believe that Acadia would fall under the Gold or Silver Tier but may need to first be given a Provisional Status to allow for improvements to be made in park's lighting. Under the Provisional Status the park will be able to advocate for itself stronger to receive funding for the installation of shielded lighting and stronger the light regulations in surrounding towns.

International Dark Sky Park Information

(Information gathered from IDSP Guidelines Final-May13-BP)

Definition:

An IDA Dark Sky Park (DSP) is a public land possessing an exceptional or distinguished quality of starry nights and a nocturnal environment that is specifically protected for its scientific, natural, educational, cultural heritage, and/or public enjoyment.

Goals for IDA Dark Sky Park Creation

- To identify, restore, and protect public lands (national, state, provincial, and other parks and notable public lands) with exceptional commitment to, and success in implementing, the ideals of dark sky preservation and outstanding night skies.
- To promote ecotourism
- To promote protection of nocturnal habitat and human health, public enjoyment of the night sky and its heritage, and/or areas ideal for professional and amateur astronomy;
- To encourage park administrators to recognize dark skies as a valuable resource in need of proactive protection;
- To provide international recognition for such parks;
- To encourage parks and similar public entities to become environmental leaders on dark sky issues by communication the importance of dark skies to the general public and surrounding communities, and by providing an example of what is possible with proper stewardship.

WPI Comment

These goals align with Acadia's current mission and programs. An IDA status will greatly improve the awareness of Acadia's Dark Sky to the residents in the area, visitors and park rangers.

Benefits

Achieving this designation brings recognition of the efforts a park has made towards protecting dark skies. It will raise the awareness of the park, staff, visitors, and the surrounding community. Designation as an IDA DSP (Dark Sky Park) entitles the park to display the ID DSP logo in official park publications and promotions, and use of this logo by commercial or other groups within community when identifying the park area itself. (e.g. an organization can say "located in Cherry Springs State Park, an IDA DSP" or other words to the same effect). IDA will maintain a web page identifying and describing all IDA DSPs. The park agency may also identify IDA as a park partner and erect a public sign in the park announcing the dark sky park status.

Eligibility (ALL MUST BE MET)

- All protected public lands, whether managed by national, state, provincial, or local agencies, are eligible. There may include parks, refuges, forests, wilderness areas, monuments, protected rivers, or other categories of protected lands. For this document, they are generically referred to as a "park;"
- The park must provide the opportunity for public nighttime access, with or without supervision. Regular visitation by the public is essential to meet the goals of the IDSP program. A portion of designated land my meet this requirement, or access must be available for a portion the night.
- The park must provide an exceptional dark sky resource, relative to the communities and cities that surround it. Core night sky quality must fit in one of the three tier qualifications Gold, Silver, or Bronze. (See below section H Sky Quality Tiers)

WPI Comment

Acadia reaches all three of these eligibility requirements. It is expected Acadia will be in the Gold or Silver tier based on the sky quality measurements from WPI 2014 night sky survey.

Minimum Requirements for All Parks

A. A quality comprehensive Lightscape Management Plan (LMP) with the following minimum standards:

a. New, current, and retrofitted lighting must meet the park's LMP (which must meet the "Lightscape Management Plan Guidelines" see below). The RASC/IDA Guidelines for Outdoor Lighting (GOL) should be used while creating the park's LMP. These guidelines maybe found on IDA's website at www.darksky.org/RASCGOL or attached.
b. Included policy for determining whether an area should or should not be lighted, and appropriate illumination levels, AND
c. Fully shielded fixtures are standard throughout the park. Any lighting fixtures above 600 lumens are required to use fully shielded fixtures emitting no light at or above the horizontal. An exception to this may be when lighting fixtures contain lamps emitting less than 600 lumens. When such unshielded fixtures are used, impacts to the lightscape must be minimized with the use of timers and or curfews, And,
d. Methods for determining the appropriate type of lamp (color, efficiency, technology) and fixture that should be used with goals to maximize energy efficiency and minimize impact to human vision dark adaptation/recovery time, wildlife, and the nocturnal ecology. It is recommended that only lighting under 3100K correlated color temperature (CCT) be used as this will minimize the impact on most wildlife, AND
e. LMP should conform to or surpass agency or departmental policy on lighting and dark sky protection as well as other applicable guidance and laws (e.g. environmental leadership programs, agency orders, wilderness act, energy management guidelines).

Lightscape Management Plan Guidelines

The LMP should embody good lighting ethics such as:

a. Meet or exceed agency or departmental policies regarding outdoor lighting
b. Only use light when it is needed, where it is needed, and in the appropriate amount
c. Outdoor lighting fixtures should be fully-shielded and have appropriate use of timers and motion sensors.
    a. Lighting less than 600lumens may be unshielded lights for special purposes, such as historical preservation. The approved special uses should be stated in the LMP. IDA will scrutinize these uses to ensure that park lighting is suitable example of good lighting for the public and protects the nighttime environment to the maximum practical extent. IDA may request additional descriptions, photographs, or drawings of these lights. These lights are not exempt from the lighting guidelines, and must still be designed to minimize impact to the lightscape.
d. IDA has collaborated with the Royal Astronomical Society of Canada to develop the RASC/IDA Guidelines for Outdoor Lighting (GOL) see

www.darksky.org/RASCGOL or attached. These guidelines should be adopted as part of the LMP for the park. If there are provisions of the GOL that are not appropriate for the park, the GOL may be amended or substituted and determine on a case-by-case basis if the changes are acceptable for the individual park.

WPI Comment

Acadia should create a Light Management Plan if there is not one already created. This can be completed in the summer of 2015 through a WPI IQP, a park official or an outside resource such as Friends of Acadia or another student project/internship.

B. The park's commitment to dark skies and lightscape management, as shown by:
   a. The park recognizes dark skies as an important natural, cultural, and/or scientific resource value as demonstrated by inclusion in approval management documents (e.g General Management Plan, Resource Management Plan, Facility Development Plan), AND
   b. At least two-thirds (67% of existing outdoor lighting fixtures within park boundaries conform to the park's LMP at the time of IDA DSP (or an alternative fraction approved by the IDA Dark Sky Places Committee (DSPC) AND;
   c. A schedule defining a five-year plan for when 90% of all outdoor lighting on park land will conform with the park's LMP, and written commitment that 100% of the lighting will conform in the future, AND;
   d. A measurement program must be maintained either by the park or by another public or private organization (university, research center, IDA chapter, astronomy club, ect) to follow the evolution of light pollution in the IDA DSP and assert that the night sky quality does not degrade. **Installation of at least one permanently mounted, approved, night sky brightness meter (NSBM)** and participation in the IDA Global Sky Monitory website is recommended, AND;
   e. The park has set a leadership example in the restoration of dark skies by implementing at least one of the following:
      i. Producing at least one "night sky friendly" lighting project that is publicly visible and interpreted, OR
      ii. Involving at least two external partners in dark sky restoration efforts (e.g chamber of commerce, power utility, university research, tribal nations, environmental groups, natural history association), OR
      iii. Cooperation with at least two nearby municipalities that results in adoption of lighting codes that improve sky conditions in the park, OR
      iv. Inventorying and monitoring night sky quality and using results to educate the public, OR
      v. A commination of the above or an alternative restoration project may be suggested

Lighting Inventory

A) When there are numerous outdoor lights it is acceptable to group lights by facility or area. Whether the fixtures are fully-shielded, are special purpose fixtures under 600 lumens, and what the lighting application is should be noted for each fixture or group of fixtures.
B) Lighting Inventory should also include a plan or stated commitment to bring all outdoor lights into compliance with the Lightscape Management Plan (LMP).
C) Daytime photographs or manufacturer diagrams of each fixture type may also accompany the inventory

Sample table below from a portion of a lighting inventory:

Location	Fixture	Fully-Shielded	Special Purpose <600 lumens	Application	Conformity with LMP
Visitor Center	12 fixtures on 14' pole, 70 W HPS	YES	NO	Parking log, timer off at 10pm	YES
	2 door lights, 100 W MH	YES	NO	Building egress	YES
	6 bollard (post) lights, 32 W CFL	NO	NO	Walkway	NO – see plan
Historic Cabin	2 carriage style lights at doorways, 40 W incandescent	NO	YES	Historic Preservation, egress	YES
Maintenance Yard	6 wall packs, 250 W MH	NO	NO	Occasional night operations	NO – see plan
	8 Glarebusters, 11 W CFL	YES	NO	Egress, security	YES

Lamps of 600 lumens output and less include: 40 watt incandescent and less; 35 watt tungsten (quartz) halogen and less; 8 watt linear fluorescent and less; 11 watt compact fluorescent and less.

WPI Comment

While there was a lighting inventory completed in 2011, Acadia should redo or revamp with a more up to date inventory. An inventory can be completed during the summer of 2015 and the information gathered shape a LMP in areas that are giving off the most unwanted light. The park can address Light Management Plans within communities and work towards the towns surrounding Acadia follow suit in changing light fixtures over.

C. The park's commitment to public education.
    a. The importance of dark skies/natural darkness and the benefits of good lighting should be part of park interpretation/ outreach programs. (Dark skies education refers not only to astronomy education but also education about wildlife, energy efficiency, safety, and human health.) If park typically provides interpretive programs, then dark skies must be one of the central themes communicated through on-site interpretation. If interpretive programs are not typically offered, then extensive

publications, flyers, press releases, media, social media, or other outreach are appropriate substitutes, AND

b. Dedicated programming must occur at least four times per year, however, more events are preferable. These events may highlight the dark sky in any appropriate way (e.g. cultural or historic value, importance to wildlife, astronomical or stargazing events, and a portion of the event must include dark sky awareness or preservation specifically including reference to the IDA and what it means to be an IDA DSP.

WPI Comment

Acadia National Park

D. IDA reserves the right to request stronger or alternative requirements if deemed appropriate and deny IDA DSP status if these requirements are not met. Any requests by IDA will be made through direct contact and communication with the park.

E. Once established the park must erect and maintain assign indicating the IDA Dark Sky Park designation along a roadway entrance, along a footpath entrance or if no roadway exists, or a visitor contact center. Sign must include IDA DSP text and logo. With Dark Sky Places Committee (DSPC) approval, an alternative wording may be used, such as Dark Sky Wilderness, Night Sky Refuge, or similar. The park may include the awarded tier if desired. Once the sign is erected a picture documenting this sign must be taken and sent to IDA for records along with a description of its location.

WPI Comment

Acadia can include a sign at areas where signs already exist entering the park from various roads. Depending on what power Acadia has in changing or adding signs.

F. Designation is permanent, but is subject to regular review by IDA and possible revocation if minimum requirements are not maintained. More details may be found in the "reassessment of IDA DSP designation" section.

G. The Park will submit an annual report to IDA by October 1st detailing activates and progress towards fulfilling IDA DSP goals during the previous year. The Park should include dates and brief descriptions of interpretive events, lighting retrofit projects, community outreach, ect. Samples of printed materials and press articles should also be included. The annual report should not require a lot of time to produce, as it should be a compilation of information generated during the previous year. A form will be provided to aid in the compilation of these details. Electronic submission of these documents is required in MSWord or PDF format. If the annual report is not sent in a timely fashion, IDA may suspend the IDA DSP's status until the annual reporting requirements have been met.

WPI Comment

Please see the final page containing "Reassessment of IDA DSP Designations" for more information.

H. Sky Quality Tiers
    a. Once the minimum requirements have been met, an IDA DSP is designated by IDA at one of three levels – Gold, Silver, or Bronze indicating the estimated sky quality of the site
    b. Gold corresponds to natural, non-polluted or near-natural night
    c. Silver corresponds to nighttime environments that have minor impacts from light pollution and other artificial light disturbance, yet still display good quality night skies and has exemplary nighttime lightscapes
    d. Bronze corresponds to areas not meeting the requirements of Silver, yet still offering people, plants, and animals a respite from a degraded nocturnal environment.
    e. The determination of whether the minimum sky quality standard has been met and what tier will be awarded will be decided by IDA based on submitted information.
    f. For breakdown of requirements for each tier designation, see the table below:

Sky Quality Tiers Overview

GOLD, SILVER, AND BRONZE TIER DESIGNATION

Indicator	Gold	Silver	Bronze
Philosophy	Nighttime environments that have negligible to minor impacts from light pollution and other artificial light disturbance, yet still display outstanding quality night skies and have superior nighttime lightscapes.	Nighttime environments that have minor impacts from light pollution and other artificial light disturbance, yet still display good quality night skies and have exemplary nighttime lightscapes.	Areas not meeting the requirements of *Silver*, yet still offering people, plants, and animals a respite from a degraded nocturnal environment and suitable for communicating the issue of light pollution and connecting people with the many aspects of the night sky.
Artificial Light and Skyglow	Typical observer is not distracted by glary light sources. Light domes are only dim and restricted to sky close to horizon.	Point light sources and glary lights do not dominate nighttime scene. Light domes present around horizon but do not stretch to zenith.	Areas with greater artificial light and skyglow than *Silver*, but where aspects of the natural sky are still visible.
Observable Sky Phenomena	The full array of visible sky phenomena can be viewed—e.g. aurora, airglow, Milky Way, zodiacal light, and faint meteors.	Brighter sky phenomena can be regularly viewed, with fainter ones sometimes visible. Milky Way is visible in summer and winter.	Many sky phenomena cannot be seen. Milky Way is seen when pointed out to the average person, as is the Andromeda Galaxy.
Nocturnal Environment	Area is devoid of obvious lights that can cause wildlife disorientation. Artificial light levels are thought to be below the threshold for plant and animal impact. Ecological processes related to nocturnality are unaltered. No lighting atop towers or buildings within park boundary.	Areas that have minor to moderate ground illumination from artificial skyglow. Lights that may cause disorientation to wildlife are distant. Disruption of ecological processes is minor with no impairment to plants or wildlife.	Areas with greater nocturnal impact than *Silver*, but where ecosystems are still functional.
Visual Limiting Magnitude	Equal or greater than 6.8 under clear skies and good seeing conditions	6.0 to 6.7 under clear skies and good conditions	5.0 to 5.9 under clear skies and good seeing conditions
Bortle Sky Class	1-3	3-5	5-6
Unihedron Sky Quality Meter	> 21.75	21.74-21.00	20.99-20.00

WPI Comment

Acadia falls solidly under silver with some gold readings from the 2014 WPI Dark Sky, Sky Quality Analysis. The team has provided photo proof of observable sky phenomena.

Guidelines on IDA DSP Process

Provisional status

- In some cases, a park interested in being designated may lack the resources to do so. IF minimum sky quality criteria and appropriate outreach requirements have been met, a park may apply for and be grated Provisional status. Provisional Status recognizes the park's outgoing work to become an IDA DSP and is intended to be used as a leverage point to enable the necessary lighting upgrades or retrofits and policy changes.
- Provisional status expires after three years. At any time before the end of its provisional status, a park may reapply for full status. Material submitted for the removal or provisional status may be an addendum to the initial application as long as the material includes a current assessment of night sky quality, goals, outreach, and programs listed in the original application.
- To be considered for a provisional status, send a nomination package to support the following needed information:
    - Initial sky Quality measurements;
    - The minimum quality night sky described under "Eligibility" must be met in order to attain Bronze IDA DSP Designation
    - Documented intent to create and support an IDA DSP;
    - An action plan describing how the aspiring Park will meet minimum requirements;

Nomination

The nomination may be initiated by an IDA qualified nominator who has personally reviewed a park's outdoor lighting and commitment to natural lightscapes, or by a member of the park staff who maintains an IDA membership. TO become an IDA qualified nominator you must be an IDA member and be approved by the IDA Dark Sky Places manger. The nomination may be a joint effort between park administration and the qualified nominator. Nominators are encouraged to correspond with IDA staff and the park throughout this process – from first consideration of IDA DSP through the final submission package.

IDA DSP Application Process

Steps for Applicant

A. Initial contact with IDA by phone or email to discuss the process and make recommendations followed by regular contact to consult with IDA staff and to review progress;
B. A formal point of contact (POC) person is designated and their phonem address and email information is forwarded to IDA staff. Before an after designation, any changes to this POC, or their information, must be communicated to IDA in order to ensure accurate communication at all times;

C. Upon completion the park sends the application to IDA staff for review of the document. IDA staff confirms that the application is complete and ready for submission;
D. Completed application packet in .pdf and/or MS Wod.doc format sent electronically to DSPC by IDA staff for review.
E. Submit in plenty of time for IDA staff to review and prepare your application to make the bimonthly deadline that you prefer, as found on www.darksky,org/idsp or see attached. Requests to rush applications will NOT be accepted; meaning that planning ahead is essential if the park is planning to meet a deadline.

WPI Comment

1) Dark-Sky Association Contact Info:
(http://darksky.org/who-we-are/staff)
Emails-
Scott Kardel
Acting Executive Director
e-mail: "wskardel@darksky.org"

Susan Ciarniello
Membership Director
e-mail: "susan@darksky.org"

2) POC- John Kelly (Park Planner)
(207) 288-8703 phone
john_t_kelly@nps.gov

3) Below are the deadlines for 2014
July 28th 2014
September 22 2014
Sky festival September 25-29th
November 24 2014

To Be Included in an IDA DSP Submission

A. Map(s) of area to be designated. (For larger parks with a minimum total size of 1,000 km^2 a smaller portion of the park may be designated with special permission. A description explaining why this subset of the larger park was chosen must be approved in advance by IDA's Dark Sky Places program manager.)
B. Letter of nomination in support from appropriate park administrator.
C. Any management documents supporting dark skies and/or natural lightscapes as a valued resource.
D. If it exist, agency or departmental policy on outdoor lighting and dark sky protection.

E. Documentation of sky quality, light pollution measures, satellite pictures, maps, photographs, or other evidence that demonstrates the noteworthiness of the resource. Measurements of night sky brightness using an approved night sky brightness meter (NSBM), such as the Unihedron Sky Quality Meter or the IDA Night Sky Brightness Monitor showing at least 12 locations within the park. Measurements should document the approximate darkest and brightest areas of the park. Data included in the application must contain an updated survey of the park completed no more than two years before the application's submission along with any other relevant surveys. Learn more about creating a night sky quality survey on IDA's website www.darksky.org/nightsurvey. Or see attached.
F. Lightscape Management Plan
G. Documentation signed by park administrator showing a Lighting Inventory of the Park and plan to bring 90% of outdoor lighting into compliance with the IDA-DSP-GOL within five years.
H. Description of restoration project (e.g lighting project, community outreach, ect.)
I. Description of interpretive program or interpretive products related to dark skies/natural darkness. Any related examples of successful education (photos, documentation of student projects, ect)
J. Future plans
K. Proposed alternative wording for IDA DSP (eg Dark Sky Wilderness, Dark Sky Refuge, ect.) if desired.
L. An outline of an application is available and may be used upon request.

IDA Review Process

A. Applications are sent to the committee on a bi-monthly basis.
B. Before the park's final application is submitted it is highly recommended that the park be in regular conversation with IDA staff to perfect the application before the deadline. Applications not ready for submission by the current deadline for committee consideration will be considered at the next committee meeting.
C. IDA staff forwards application to Dark Sky Places committee for review at the deadline;
D. Approval of application by DSPC is by a 2/3 majority vote, or denial with reasons and recommendations. The DSPC committee may consider the application for up to two months before releasing a decision;
E. Determination of sky quality tier – Gold Silver or Bronze;
F. If approved the location will be notified and the program manager will organize a press release with the location during a 10-day waiting period during which the Board of Directors will have the formal right to veto should they perceive a problem with the application. The park

has the right to choose when the press release is made public but must be organized the announcement to be made at the same time as IDA's release unless otherwise discussed and decided upon by both parties;

G. If approved, the park is awarded the IDA DSP designation and listed along with their application on the IDA website. By submitting the application the park agrees to have their application posted to IDA's website unless otherwise stated;
H. IF denied, a letter is sent to applicant outlining elements of the application that need improvement and specific recommendations for ways to remedy them. Applications can be resubmitted for future consideration after remediation is complete.
I. Periodic checks, through the submission of the annual report, will be performed to ensure that minimum standards and objectives of the program are being upheld and adequate progress is being made.

Reassessment of IDA DSP Designations

To ensure that parks continue to be exemplary in their protection and restoration of natural lightscapes, IDA will periodically reevaluate DSPs. Annual reports are due October 1st. This is done to confirm that parks continue to meet the minimum requirements, are sustaining partnership and interpretation efforts, and are making adequate progress toward 90% compliance with Lightscape Management Plans. IF the annual report is not sent in a timely fashion or questions or concerns cannot be resolved after the review, it may be necessary for IDA to suspend/revoke the IDA DSP's status until resolution can be achieved.

A form for the annual report maybe be found on IDA's website at www.darksky.org/parks or see attached.

WPI Comment

If the park is to gain IDA DSP status, WPI could continue work on Dark Sky project and help Acadia with the annual report sky quality readings and ways to work toward the 90% compliance.

Appendix G: Ordinances

Southwest Harbor

E. EXTERIOR LIGHTING STANDARDS
    1. Exterior lighting shall be designed to minimize the adverse impact on neighboring properties and the traveling public.
    2. Exterior lights shall be appropriately shielded to prevent direct light from being visible outside the property line. Luminance will not exceed 0.1 foot candles at the property line.
    3. Parking area lighting, display lighting, and spotlight type fixtures attached to buildings shall be shielded, and located and maintained so as not to create or constitute a hazard or nuisance.

Town of Mount Desert Island

6A.6 Lighting - Outdoor

1. **Purpose**. To establish minimum requirements for outdoor lighting that enhance visibility and public safety by preventing uncontrolled intrusion into adjacent properties and the natural environment. Voluntary best practices are recommended to promote energy conservation and preserve the Town's night sky which is an important part of the Town's character.
2. **Requirements**
    1. **Full cutoff**. All lights greater than *1800 lumens (a 100 watt incandescent light produces 1800 lumens) shall be shielded to direct all light towards the ground. Page 6 - 3
    2. **Light trespass**. All light shall be directed away from adjacent properties. The light sources in flood and spot lights shall not be directly visible from adjacent properties. High intensity light sources shall not be directly visible to motorists on public roads.
    3. **Excessive Lighting** may not be used to direct attention away from existing business and community lighting.
        1. The lighting of structural canopies such as gas station canopies shall not be used to attract attention to the business. Areas under structural canopies shall be illuminated so that the uniformity ratio (ratio of average to minimum illumination) shall be no greater than 5:1 with an average illumination level of not more than 30 footcandles.
        2. Light fixtures located on structural canopies shall be mounted so that the lens cover is recessed or flush with the ceiling of the canopy.
3. **Recommended Best Practices**:
    1. **Motion sensors**. Use motion sensors to control flood and spot lights.
    2. **HPS lights**. Use high pressure sodium (HPS) lights to minimize sky glow where color recognition is not needed.
    3. **Non-security parking lights**. Turn off non-security parking lot lights after business hours to save energy and protect the night sky.
    4. **Minimum amount of lighting**. Provide the minimum amount of light needed to achieve safe uniform lighting with lights that consume the lowest amount of power possible.

5. **Shield or flush mount lights**. Fully shield or horizontally flush mount all lights.
6. **Signs and flags**. Illuminate signs and flags from above and shield all sports lighting.
7. **Guidelines for professional design**. Request that professionals follow Illuminating Engineering Society guidelines for intensity and uniformity and not to exceed the minimum recommended values.

4. **Definitions**
   Lumen: Approximately the amount of light measured one foot from a candle. 1 lumen is approximately 1 foot candle.
   *A 100 watt incandescent light produces 1800 lumens.
5. **Grandfathering**. These requirements apply only to new construction and lighting installations.

access. If the proposed development contains any areas identified in the Comprehensive Plan or by the Maine Critical Areas Program as rare and irreplaceable natural areas, these areas shall be included as open space and suitably protected by appropriate covenants and management plans.

Y. Heat. No radiant heat shall be perceptible beyond the lines of the lot on which it originates.

Z. Light and glare. All site plans shall demonstrate that the proposed development shall comply with the following requirements with respect to exterior lighting. In addition, activities located within the Design Review Overlay District that require a certificate of appropriateness pursuant to Article XIII, Design Review, are subject to additional requirements set forth in the standards of Article XIII.

[Amended 11-2-1999; 11-4-2008

(1) Purpose: to establish minimum requirements for outdoor lighting that increase visibility and public safety by controlling glare and preventing intrusion into adjacent properties and the natural environment. Voluntary best practices are recommended to promote energy conservation and preserve the Town's night sky, which is a natural resource and valuable component of the Town's character.

(2) Exemptions (with exception to lights that cause disability glare as noted herein):

(a) All lighting less than 1,800 lumens.

(b) Lighting of places of worship and flags, emergency, as well as approved sports lighting.

(c) The temporary use of low-wattage or low-voltage lighting for public festivals, celebrations, and the observance of holidays is exempt from regulation, except where these lights may create a hazard or nuisance from glare. Light trespass requirements remain in effect; and, where possible, lighting should be full cutoff.

(d) Lighting of signs in Appendix A listed as historic.

(3) Requirements.

(a) Use of full-cutoff fixtures. All lights greater than 1,800 lumens shall be shielded to direct all light towards the ground so that the lighting elements are not exposed to normal view and do not create or constitute a hazard or nuisance to motorists, pedestrians or neighboring residents.

[1] Fixtures shall conform with the Illumination Engineering Society (IES) Specification for Full Cutoff to ensure lighting elements are not exposed to normal view (see the Guidelines for Lighting document provided by the Planning Department, which contains illustrations of currently available fixtures conforming with the IES specifications).

[2] Disability glare. Full-cutoff fixtures shall be used so as not to create or constitute a hazard or nuisance to motorists, pedestrians or neighboring residents in the opinion of the Police

Department. High-intensity discharge (HID) light sources causing disability glare shall not be directly visible to drivers.

(b) Avoidance of light trespass. All light shall be directed away from adjacent properties. The light sources in flood- and spotlights shall not be directly visible from adjacent properties. For purposes of this subsection, abutting properties shall include properties that are separated from the lot being developed by a street, road or right-of-way.

[1] The maximum illumination of an adjacent parcel from light emitted from an artificial light source is 0.1 horizontal footcandles and 0.1 vertical footcandles when measured:

[a] At five feet inside an adjacent residential parcel.

[b] At 10 feet inside an adjacent commercial or industrial parcel.

[2] No line of sight to a light source is permitted five feet or more beyond the edge of the public right-of-way or property line in a residential district by an observer viewing from a position that is level with or higher than the ground below the fixture.

[3] Compliance is achieved with fixture shielding, directional control designed into the fixture, fixture location, fixture height, fixture aim, or a combination of these factors.

(4) Additional requirements for commercial and multifamily applications:

(a) Signs and advertising.

[1] All externally illuminated signs shall be lighted by top-mounted lights pointed downward. No sign may be illuminated with fixtures not shielded from upward transmission of light.

[2] Signs may be illuminated internally only by nonflashing lights. Any lights that flash, pulse, rotate, move, or simulate motion are not permitted.

[Amended 6-8-2010]

[3] All lights shall be shielded to ensure that light sources are not directly visible to drivers or from neighboring properties.

(b) White string mini-lights meeting the requirements of holiday lighting are allowed as part of interior window displays, in trees, bushes, and shrubs as part of the landscaping, or under canopies as part of the regular lighting if they are compatible with the building.

(c) Lighting reviewed by the Planning Board or the Design Review Board shall ensure that the style of the light and light standard is consistent with the architectural style of the principal building.

(d) The maximum height of freestanding lights shall be the same as the principal building or be no higher than 25 feet, whichever is less.

(5) Recommended best practices. Recommended practices can be found in a guidebook provided at the Planning Department.

(6) Nonconformance.

(a) All site plans and subdivisions filed after December 4, 2008, shall be in compliance with this section.

(b) Any luminaires that direct light toward streets, parking lots or the water, that cause disability glare to motorists, cyclists, pedestrians or boaters, shall either be shielded or redirected as per enforcement action under Article X and shall not be subject to any nonconforming protections.

(c) Any luminaire that replaces a nonconforming luminaire or any nonconforming luminaire that is moved must meet the standards of this chapter.

AA. Noise. All site plans shall demonstrate that the proposed development will comply in all applicable respects with the Bar Harbor Noise Ordinance, Chapter 139, Noise, of the Bar Harbor Code.

BB. Signs and advertising. All site plans shall demonstrate that all signs related to the proposed development will comply with the following standards, to which all signs located within the Town of Bar Harbor are subject, regardless of the need for site plan approval. In addition, activities located within the Design Review Overlay District that require a certificate of appropriateness pursuant to Article XIII, Design Review, are subject to additional requirements set forth in the standards of Article XIII.

[Amended 11-5-1991; 11-2-1999; 11-4-2003; 6-13-2006; 11-7-2006; 11-6-2007; 6-9-2009]

(1) Purpose and intent. To establish clear direction on regulating and reviewing signage by applying specific criteria standards that will prescribe fair and consistent standards in order to:

(a) Allow description of goods and services.

(b) Enhance character of the area.

(c) Enhance architectural elements of a building.

(d) Use minimum wording and sign size to avoid cluttered appearance.

(e) Encourage compatible materials, color, scale and design to provide consistency with the existing building and its environs.

(f) Improve traffic, pedestrian and public safety; reduce distractions and obstructions.

(g) Protect and enhance property values.

(h) Respect the historical elements of a building, property and district.

Appendix H: Raw Data

Starting on the next page, all the data is in CSV form. Full SQL queries and more representations can be found at https://bitbucket.org/byteit101/androidmedae or by searching for 6f25b979a6c0470743215934149726 9f913b45f39bbf573d37459b067b24b9c0

X,Y,gid,altitude,accuracy,satellites,acquired,magnitude,temperature,orientation_altitude,orientation_compass,orientation_twist,weather,dataset,dataset_minor,dataset_section,notes,sqm_id,record_id,device_id,collection_mode,mode_id,mode_arg,appver,upload_id,humidity
-68.053959226235747,44.35015921946615,3981,108.4,5,11,2014-06-22 22:41:47.845-04,21.83,24.8,-1.39753,-0.238959,0.15004,Clear,5,0,0,,2275,5355,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.053956376388669,44.35007908847183,3982,108.8,5,11,2014-06-22 22:42:15.352-04,21.69,24.4,-1.52353,2.60071,-0.314539,Clear,5,0,0,,2275,5356,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.053980935364962,44.350025150924921,3983,107.4,5,11,2014-06-22 22:42:24.526-04,21.57,24.4,-1.52048,1.81669,-0.1082,Clear,5,0,0,,2275,5357,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.053998118266463,44.349979301914573,3984,106.7,5,11,2014-06-22 22:42:36.823-04,21.53,24.4,-1.48295,2.65681,1.8288,Clear,5,0,0,,2275,5358,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.053998118266463,44.349979301914573,3985,106.7,5,11,2014-06-22 22:42:44.631-04,21.51,24.4,-1.53839,0.878875,-0.283089,Clear,5,0,0,,2275,5359,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054001303389668,44.349967148154974,3986,105.1,5,11,2014-06-22 22:42:49.11-04,21.53,24.1,-1.46817,2.76825,1.56732,Clear,5,0,0,,2275,5360,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05401529311538,44.349954407662153,3987,105.1,5,11,2014-06-22 22:42:53.814-04,21.53,24.1,-1.42642,-2.76689,2.56107,Clear,5,0,0,,2275,5361,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054032567888498,44.349935674108565,3988,105.1,5,11,2014-06-22 22:42:58.437-04,21.53,24.1,-1.52963,1.76939,0.824234,Clear,5,0,0,,2275,5362,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05433607660234,44.349926956929266,3989,102.5,5,10,2014-06-22 22:44:14.508-04,21.52,23.2,-1.47555,0.635953,0.181205,Clear,5,1,0,,2275,5363,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05433607660234,44.349926956929266,3990,102.5,5,10,2014-06-22 22:44:20.585-04,21.52,23.2,-1.44891,0.100236,-0.56661,Clear,5,1,0,,2275,5364,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05433607660234,44.349926956929266,3991,102.5,5,10,2014-06-22 22:44:24.119-04,21.51,23.2,-1.46814,0.04232,-0.586773,Clear,5,1,0,,2275,5365,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05433607660234,44.349926956929266,3992,102.5,5,10,2014-06-22 22:44:34.018-04,21.51,23.2,-1.54146,-0.5874,-1.08629,Clear,5,1,0,,2275,5366,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05433607660234,44.349926956929266,3993,102.5,5,10,2014-06-22 22:44:37.147-04,21.52,23.2,-1.5167,-0.22592,-0.770867,Clear,5,1,0,,2275,5367,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
0,0,3994,0,0,0,2014-06-22 22:45:08.915-04,21.51,22.8,-1.48667,0.353982,0.23853,Clear,5,1,0,,2275,2151,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054301124066114,44.35002485755831,3995,94.4,5,10,2014-06-22 22:45:34.5-04,21.53,22.5,-1.4666,2.41164,1.99517,Clear,5,1,0,,2275,2152,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.29987036,44.241693079999997,7069,-18,3,13,2014-06-26 23:50:41.115-04,21.46,20.3,-1.31015,2.94594,-2.87145,Clear,9,0,0,,2275,1870,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.054301124066114,44.35002485755831,3996,94.4,5,10,2014-06-22 22:45:42.643-04,21.51,22.5,-1.51142,-0.493511,-1.44095,Clear,5,1,0,,2275,2153,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054160811007023,44.349978840909898,3997,95.8,5,11,2014-06-22 22:46:13.481-04,21.54,22.2,-1.35918,0.54386,2.98489,Clear,5,1,0,,2275,2154,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054160811007023,44.349978840909898,3998,95.8,5,11,2014-06-22 22:46:19.199-04,21.55,22.2,-1.5616,-2.68729,-0.891743,Clear,5,1,0,,2275,2155,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054057797417045,44.349928046576679,3999,96.7,5,11,2014-06-22 22:46:34.114-04,21.59,21.9,-1.51407,2.61311,-2.49565,Clear,5,1,0,,2275,2156,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.053955370560288,44.349997490644455,4000,95.5,5,11,2014-06-22 22:47:02.385-04,21.54,21.9,-1.51793,-1.00444,-0.175223,Clear,5,1,0,,2275,2157,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.053940953686833,44.350073179230094,4001,97.5,5,11,2014-06-22 22:47:15.51-04,21.76,21.5,-1.50501,3.0164,-2.84928,Clear,5,1,0,,2275,2158,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.053944054991007,44.350111023522913,4002,99,5,11,2014-06-22 22:47:23.686-04,21.57,21.5,-1.5207,-0.610411,-0.303661,Clear,5,1,0,,2275,2159,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.053944054991007,44.350111023522913,4003,99,5,11,2014-06-22 22:47:47.722-04,21.57,21.5,-1.50353,2.70451,-2.40606,Clear,5,1,0,,2275,2160,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.053944054991007,44.350111023522913,4004,99,5,11,2014-06-22 22:48:00.619-04,21.56,21.2,-1.47426,2.6588,-2.4022,Clear,5,1,0,,2275,2161,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054493740200996,44.351070960983634,4005,88.5,5,10,2014-06-22 22:49:45.461-04,21.52,20.6,-1.51077,-1.22841,0.194604,Clear,5,1,0,,2275,2162,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05457504466176,44.3510856712237,4006,87.5,5,9,2014-06-22 22:49:53.61-04,21.51,20.6,-1.48267,1.15362,0.330496,Clear,5,1,0,,2275,2163,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054615361616015,44.351083156652749,4007,88,5,9,2014-06-22 22:50:00.429-04,21.57,20.6,-1.54166,-1.43078,-1.8349,Clear,5,1,0,,2275,2164,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054615361616015,44.351083156652749,4008,88,5,9,2014-06-22 22:50:02.091-04,21.56,20.6,-1.49892,-2.52261,-2.89463,Clear,5,1,0,,2275,2165,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054705467075109,44.351079175248742,4009,87.9,5,10,2014-06-22 22:50:21.199-04,21.57,20.6,-1.38578,1.92975,1.42473,Clear,5,1,0,,2275,2166,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054733881726861,44.351085335947573,4010,87.1,5,9,2014-06-22 22:50:29.624-04,21.55,20.6,-1.54468,0.544099,1.91037,Clear,5,1,0,,2275,2167,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054675459861755,44.351095603778958,4011,86.8,5,9,2014-06-22 22:50:33.715-04,21.51,20.6,-1.35754,2.5431,-2.74171,Clear,5,1,0,,2275,2168,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060161834582686,44.349189852364361,4012,31.4,10,9,2014-06-22 22:55:01.61-04,21.54,19.9,-1.5242,-0.909994,0.590055,Clear,5,1,0,,2275,4402,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060161834582686,44.349189852364361,4013,31.4,10,9,2014-06-22 22:55:03.424-04,21.54,19.9,-1.47626,-0.171646,1.47426,Clear,5,1,0,,2275,4403,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060161834582686,44.349189852364361,4014,31.4,10,9,2014-06-22 22:55:08.869-04,21.54,19.9,-1.4506,-0.342706,1.28913,Clear,5,1,0,,2275,4404,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060161834582686,44.349189852364361,4015,31.4,10,9,2014-06-22 22:55:11.712-04,21.53,20.3,-1.46409,-0.18952,1.46322,Clear,5,1,0,,2275,4405,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061976097524166,44.348719627596438,4016,21.3,5,10,2014-06-22 22:57:18.99-04,21.54,20.3,-1.55369,-2.3614,-0.663932,Clear,5,1,0,,2275,5657,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061953550204635,44.348694146610796,4017,17.1,5,10,2014-06-22 22:57:26.469-04,21.6,20.3,-1.48629,-2.4238,1.49281,Clear,5,1,0,,2275,5658,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061966458335519,44.348685345612466,4018,17.5,5,10,2014-06-22 22:57:30.773-04,21.6,20.3,-1.45793,1.64527,0.468267,Clear,5,1,0,,2275,5659,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061985317617655,44.348672479391098,4019,17.6,5,10,2014-06-22 22:57:32.575-04,21.58,20.3,-1.47038,-2.29835,2.76024,Clear,5,1,0,,2275,5660,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06203099898994,44.348637484945357,4020,18.2,5,10,2014-06-22 22:57:37.045-04,21.58,20.6,-1.52838,2.42262,1.24942,Clear,5,1,0,,2275,5661,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062043655663729,44.348623445257545,4021,18.4,5,10,2014-06-22 22:57:40.131-04,21.58,20.6,-1.38535,2.55877,1.77986,Clear,5,1,0,,2275,5662,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062076345086098,44.348577386699617,4022,17.8,5,10,2014-06-22 22:57:44.738-04,21.59,20.6,-1.48257,-2.78959,2.24673,Clear,5,1,0,,2275,5663,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062076345086098,44.348577386699617,4023,17.8,5,10,2014-06-22 22:57:46.891-04,21.59,20.6,-1.37859,-1.04132,-2.81025,Clear,5,1,0,,2275,5664,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062079194933176,44.348587444983423,4024,16.9,5,10,2014-06-22 22:57:53.873-04,21.55,20.6,-1.51237,0.696147,1.51895,Clear,5,1,0,,2275,5665,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062063688412309,44.348602029494941,4025,16.8,5,10,2014-06-22 22:57:55.711-04,21.55,20.6,-1.50105,-1.73693,-1.0143,Clear,5,1,0,,2275,5666,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062013816088438,44.348628306761384,4026,16.7,5,10,2014-06-22 22:57:59.783-04,21.54,20.6,-1.52475,1.48167,2.59286,Clear,5,1,0,,2275,5667,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06199093349278,44.348642220720649,4027,16.7,5,10,2014-06-22 22:58:02.992-04,21.53,20.6,-1.45818,2.93717,-2.36213,Clear,5,1,0,,2275,5668,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061965117231011,44.348651063628495,4028,17,5,10,2014-06-22 22:58:04.698-04,21.53,20.6,-1.55138,-2.03914,-0.91672,Clear,5,1,0,,2275,5669,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061945922672749,44.348660241812468,4029,17.2,5,10,2014-06-22 22:58:07.182-04,21.53,20.6,-1.53245,-1.79149,-0.897528,Clear,5,1,0,,2275,5670,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06193184107542,44.348668246529996,4030,17.3,5,10,2014-06-22 22:58:08.473-04,21.54,20.6,-1.48383,2.69686,-2.74733,Clear,5,1,0,,2275,5671,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
0,0,4031,0,0,0,2014-06-22 23:00:21.786-04,21.61,19.9,-1.51167,2.1591,-0.00542979,Clear,5,0,0,,2275,5932,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
0,0,4032,0,0,0,2014-06-22 23:00:25.195-04,21.61,19.9,-1.53448,-3.04362,-0.779171,Clear,5,0,0,,2275,5933,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
0,0,4033,0,0,0,2014-06-22 23:00:27.001-04,21.62,20.3,-1.45249,-2.08203,-1.09299,Clear,5,0,0,,2275,5934,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
0,0,4034,0,0,0,2014-06-22 23:00:30.891-04,21.59,20.3,-1.36389,-2.83396,-2.4698,Clear,5,0,0,,2275,5935,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061983557417989,44.346349560655653,4035,8.39999,10,9,2014-06-22 23:00:42.248-04,21.59,20.3,-1.51549,0.839621,1.42319,Clear,5,0,0,,2275,5936,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061967380344868,44.346370389685035,4036,5.5,10,10,2014-06-22 23:00:46.04-04,21.58,20.3,-1.35966,0.94858,1.77003,Clear,5,0,0,,2275,5937,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063345868140459,44.346338580362499,4037,-7.39999,5,10,2014-06-22 23:03:04.419-04,21.59,19.6,-1.48799,-2.56835,-2.05682,Clear,5,0,0,,2275,7564,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063345868140459,44.346338580362499,4038,-7.39999,5,10,2014-06-22 23:03:12.081-04,21.57,19.6,-1.41755,-1.30712,-0.883038,Clear,5,0,0,,2275,7565,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064171485602856,44.346449766308069,4039,-10.5,5,9,2014-06-22 23:04:57.197-04,21.62,19.3,-1.48652,-2.25418,-1.3263,Clear,5,0,0,,2275,9222,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064171485602856,44.346449766308069,4040,-10.5,5,9,2014-06-22 23:05:02.361-04,21.61,19.3,-1.4962,-2.3574,-1.33871,Clear,5,0,0,,2275,9223,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064171485602856,44.346449766308069,4041,-10.5,5,9,2014-06-22 23:05:11.395-04,21.59,19.3,-1.43132,-2.96744,-1.94681,Clear,5,0,0,,2275,9224,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064171485602856,44.346449766308069,4042,-10.5,5,9,2014-06-22 23:05:13.551-04,21.6,19.3,-1.40553,-2.86716,-1.875,Clear,5,0,0,,2275,9225,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066270817071199,44.346050200983882,4043,-9.79999,10,10,2014-06-22 23:06:33.881-04,21.6,19.6,-1.50323,-2.57155,-1.4408,Clear,5,0,0,,2275,9226,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066270817071199,44.346050200983882,4044,-9.79999,10,10,2014-06-22 23:06:42.826-04,21.6,19.6,-1.47756,-2.83439,-1.6766,Clear,5,0,0,,2275,9227,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066270817071199,44.346050200983882,4045,-9.79999,10,10,2014-06-22 23:06:49.194-04,21.6,19.6,-1.47821,2.96118,-2.20172,Clear,5,0,0,,2275,9228,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066751100122929,44.34594358317554,4046,-13.9,5,10,2014-06-22 23:08:54.263-04,21.51,19.6,-1.52949,-2.50028,-0.611327,Clear,5,0,0,,2275,9229,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066751100122929,44.34594358317554,4047,-13.9,5,10,2014-06-22 23:08:56.002-04,21.57,19.6,-1.5312,-2.92494,-1.03777,Clear,5,0,0,,2275,9230,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066708436235785,44.34592941775918,4048,-15.7,5,10,2014-06-22 23:09:01.506-04,21.61,19.6,-1.49642,-2.55479,-0.471909,Clear,5,0,0,,2275,9231,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066674740985036,44.345917850732803,4049,-16.3,5,10,2014-06-22 23:09:04.844-04,21.61,19.6,-1.25835,2.39253,-2.35357,Clear,5,0,0,,2275,9232,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066674740985036,44.345917850732803,4050,-16.3,5,10,2014-06-22 23:09:06.048-04,21.57,19.6,-1.47775,-0.123794,2.53949,Clear,5,0,0,,2275,9233,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06663584895432,44.345900374464691,4051,-16.4,5,10,2014-06-22 23:09:08.818-04,21.57,19.6,-1.4607,-3.06243,-1.05956,Clear,5,0,0,,2275,9234,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06663584895432,44.345900374464691,4052,-16.4,5,10,2014-06-22 23:09:09.765-04,21.6,19.6,-1.43948,2.90436,-1.57129,Clear,5,0,0,,2275,9235,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06661237962544,44.345890441909432,4053,-16.3,5,10,2014-06-22 23:09:12.467-04,21.6,19.6,-1.53017,-2.1608,0.104155,Clear,5,0,0,,2275,9236,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066571140661836,44.345872588455677,4054,-16.4,5,10,2014-06-22 23:09:14.86-04,21.61,19.6,-1.55236,-0.927923,1.43287,Clear,5,0,0,,2275,9237,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066551191732287,44.345863661728799,4055,-16.4,5,10,2014-06-22 23:09:17.649-04,21.61,19.6,-1.4394,-2.35698,-0.176364,Clear,5,0,0,,2275,9238,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066530236974359,44.345854106359184,4056,-16.3,5,10,2014-06-22 23:09:20.241-04,21.6,19.6,-1.41826,-3.04923,-1.19875,Clear,5,0,0,,2275,9239,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066479694098234,44.345823093317449,4057,-16.5,5,10,2014-06-22 23:09:26.563-04,21.59,19.6,-1.52282,-0.164091,1.90428,Clear,5,0,0,,2275,9240,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066461337730289,44.345813705585897,4058,-16.4,5,10,2014-06-22 23:09:29.279-04,21.55,19.6,-1.45056,-2.99516,-1.4077,Clear,5,0,0,,2275,9241,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066421104595065,44.345792080275714,4059,-16.2,5,10,2014-06-22 23:09:31.996-04,21.55,19.6,-1.45137,1.41635,-2.91057,Clear,5,0,0,,2275,9242,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06640132330358,44.345778417773545,4060,-16.1,5,10,2014-06-22 23:09:34.605-04,21.57,19.6,-1.514,2.99876,-1.39303,Clear,5,0,0,,2275,9243,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066382799297571,44.345765048637986,4061,-16,5,10,2014-06-22 23:09:37.341-04,21.57,19.6,-1.51487,2.67742,-1.74615,Clear,5,0,0,,2275,9244,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066327227279544,44.345726827159524,4062,-16.1,5,10,2014-06-22 23:09:41.957-04,21.57,19.6,-1.52698,0.787351,2.87538,Clear,5,0,0,,2275,9245,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066311134025455,44.345713458023965,4063,-16.2,5,10,2014-06-22 23:09:44.522-04,21.57,19.6,-1.48632,-0.336222,1.96308,Clear,5,0,0,,2275,9246,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066296046599746,44.345700591802597,4064,-16.2,5,10,2014-06-22 23:09:46.941-04,21.56,19.6,-1.49146,-1.39151,0.858971,Clear,5,0,0,,2275,9247,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066264530643821,44.345674691721797,4065,-16.2,5,10,2014-06-22 23:09:50.385-04,21.56,19.6,-1.47478,1.10819,-3.12867,Clear,5,0,0,,2275,9248,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066252963617444,44.345660316757858,4066,-16.2,5,10,2014-06-22 23:09:52.335-04,21.57,19.6,-1.40395,-1.20584,1.66364,Clear,5,0,0,,2275,9249,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066239049658179,44.345648246817291,4067,-16.3,5,10,2014-06-22 23:09:55.275-04,21.57,19.6,-1.48992,-1.31608,1.07772,Clear,5,0,0,,2275,9250,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066209377720952,44.345620293170214,4068,-16.3,5,10,2014-06-22 23:09:57.87-04,21.57,19.6,-1.5053,-2.22783,0.0525497,Clear,5,0,0,,2275,9251,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066194793209434,44.345606002025306,4069,-16.3,5,10,2014-06-22 23:10:00.222-04,21.58,19.6,-1.4649,-2.84381,-1.08622,Clear,5,0,0,,2275,9252,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066179621964693,44.345593051984906,4070,-16.2,5,10,2014-06-22 23:10:09.804-04,21.6,19.6,-1.42724,0.000446628,-1.66051,Clear,5,0,0,,2275,9253,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066166881471872,44.345579012297094,4071,-16.6,5,10,2014-06-22 23:10:14.232-04,21.6,19.6,-1.44009,-0.73778,2.22342,Clear,5,0,0,,2275,9254,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066141232848167,44.345553824678063,4072,-17,5,10,2014-06-22 23:10:19.237-04,21.57,19.3,-1.34356,-0.643453,2.12876,Clear,5,0,0,,2275,9255,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.065818697214127,44.345279107801616,4073,-14.8,5,10,2014-06-22 23:10:55.152-04,21.57,19.3,-1.54176,1.29515,-2.92744,Clear,5,0,0,,2275,9256,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.065754072740674,44.345228103920817,4074,-13.2,5,9,2014-06-22 23:12:00.335-04,21.6,18.6,-1.47833,-2.35717,-2.31448,Clear,5,0,0,,2275,9257,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.065754072740674,44.345228103920817,4075,-13.2,5,9,2014-06-22 23:12:03.448-04,21.61,18.6,-1.48784,-3.09245,-2.97733,Clear,5,0,0,,2275,9258,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066123714670539,44.345533791929483,4076,-14.6,5,10,2014-06-22 23:13:15.38-04,21.62,18.3,-1.50542,-1.44728,-1.96803,Clear,5,0,0,,2275,9259,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066190769895911,44.345597452484071,4077,-14.6,5,10,2014-06-22 23:13:21.548-04,21.6,18.3,-1.54902,2.24592,2.15762,Clear,5,0,0,,2275,9260,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066211640834808,44.345616437494755,4078,-14.8,5,10,2014-06-22 23:13:25.553-04,21.62,18.3,-1.44559,2.51041,2.40006,Clear,5,0,0,,2275,9261,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066252628341317,44.345657802186906,4079,-14.7,5,10,2014-06-22 23:13:28.129-04,21.62,18.3,-1.46838,-2.82054,-2.92869,Clear,5,0,0,,2275,9262,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066311553120613,44.345721462741494,4080,-15.3,5,10,2014-06-22 23:13:35.835-04,21.62,18,-1.51517,-2.00465,-2.60101,Clear,5,0,0,,2275,9263,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066311553120613,44.345721462741494,4081,-15.3,5,10,2014-06-22 23:13:37.334-04,21.63,18,-1.44472,0.903413,0.731921,Clear,5,0,0,,2275,9264,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066387912258506,44.345786925405264,4082,-15.4,5,10,2014-06-22 23:14:09.706-04,21.59,18,-1.46365,1.15704,2.92753,Clear,5,0,0,,2275,9265,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066381542012095,44.345779004506767,4083,-15.4,5,10,2014-06-22 23:14:16.491-04,21.57,18,-1.48151,-0.244289,2.13319,Clear,5,0,0,,2275,9266,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066335944458842,44.345744512975216,4084,-15.8,5,10,2014-06-22 23:14:18.979-04,21.57,18,-1.51559,-2.9454,-0.759962,Clear,5,0,0,,2275,9267,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066308535635471,44.345724354498088,4085,-15.9,5,10,2014-06-22 23:14:21.006-04,21.57,18,-1.43681,3.08719,-1.28577,Clear,5,0,0,,2275,9268,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066283222287893,44.34570147190243,4086,-16,5,10,2014-06-22 23:14:22.789-04,21.62,18,-1.54202,-1.10793,1.45364,Clear,5,0,0,,2275,9269,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066283222287893,44.34570147190243,4087,-16,5,10,2014-06-22 23:14:24.224-04,21.62,18,-1.47783,2.49799,-1.78952,Clear,5,0,0,,2275,9270,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066259166225791,44.34567900840193,4088,-16,5,10,2014-06-22 23:14:25.886-04,21.62,18,-1.53746,0.168111,2.75284,Clear,5,0,0,,2275,9271,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.066230081021786,44.345655161887407,4089,-15.8,5,10,2014-06-22 23:14:27.527-04,21.61,18,-1.50153,-1.7951,0.885276,Clear,5,0,0,,2275,9272,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064851928502321,44.344709641300142,4090,-12.9,5,10,2014-06-22 23:16:35.526-04,21.61,17,-1.42468,-2.43665,-0.253844,Clear,5,0,0,,2275,9273,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064851928502321,44.344709641300142,4091,-12.9,5,10,2014-06-22 23:16:39.612-04,21.65,16.7,-1.42804,-2.64059,-0.918698,Clear,5,0,0,,2275,9274,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.0648323148489,44.344699457287788,4092,-13,5,10,2014-06-22 23:16:43.044-04,21.64,17,-1.37474,2.81962,-2.0412,Clear,5,0,0,,2275,9275,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064787555485964,44.34469074010849,4093,-13,5,10,2014-06-22 23:16:48.092-04,21.64,17,-1.37017,-2.16456,-0.789158,Clear,5,0,0,,2275,9276,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064363682642579,44.344650213606656,4094,-15.6,5,10,2014-06-22 23:17:30.432-04,21.6,16.7,-1.4686,3.01668,-1.95964,Clear,5,0,0,,2275,9277,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.29987036,44.241693079999997,7070,-18,3,13,2014-06-26 23:50:41.784-04,21.44,20.3,-1.41468,0.194241,0.669606,Clear,9,0,0,,2275,1871,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299994350000006,44.241523219999998,7071,-17,3,13,2014-06-26 23:50:42.872-04,21.44,20.3,-1.47104,0.525117,0.997561,Clear,9,0,0,,2275,1872,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303215289999997,44.239096930000002,7072,-17,3,12,2014-06-26 23:51:41.846-04,21.35,19.9,-1.49291,0.91734,1.39067,Clear,9,0,0,,2275,1873,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303215289999997,44.239096930000002,7073,-17,3,12,2014-06-26 23:51:44.276-04,21.35,19.9,-1.45243,0.587409,1.06557,Clear,9,0,0,,2275,1874,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303215289999997,44.239096930000002,7074,-17,3,12,2014-06-26 23:51:45.87-04,21.37,19.9,-1.46235,0.961832,1.43671,Clear,9,0,0,,2275,1875,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303215289999997,44.239096930000002,7075,-17,3,12,2014-06-26 23:51:47.443-04,21.37,19.9,-1.55651,0.0890496,0.555728,Clear,9,0,0,,2275,1876,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303279630000006,44.239147889999998,7076,-16,3,11,2014-06-26 23:51:49.472-04,21.38,19.9,-1.44734,0.944674,1.42194,Clear,9,0,0,,2275,1877,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303335399999995,44.239207759999999,7077,-16,3,11,2014-06-26 23:51:50.848-04,21.38,19.9,-1.38408,-0.104225,0.373762,Clear,9,0,0,,2275,1878,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303335399999995,44.239207759999999,7078,-16,3,11,2014-06-26 23:51:52.399-04,21.4,19.9,-1.51181,0.376328,0.848358,Clear,9,0,0,,2275,1879,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303384030000004,44.239274309999999,7079,-16,3,11,2014-06-26 23:51:53.466-04,21.4,19.9,-1.41554,1.87866,2.35013,Clear,9,0,0,,2275,1880,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303384030000004,44.239274309999999,7080,-16,3,11,2014-06-26 23:51:54.419-04,21.4,19.9,-1.48091,0.132079,0.608109,Clear,9,0,0,,2275,1881,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303436719999993,44.239354910000003,7081,-16,3,11,2014-06-26 23:51:55.873-04,21.39,19.9,-1.37366,0.141667,0.631346,Clear,9,0,0,,2275,1882,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303479370000005,44.23946094,7082,-16,3,11,2014-06-26 23:51:57.479-04,21.39,19.9,-1.45082,2.53163,3.00404,Clear,9,0,0,,2275,1883,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303513730000006,44.23955462,7083,-17,3,11,2014-06-26 23:51:59.084-04,21.39,19.9,-1.53066,-1.96854,-1.4976,Clear,9,0,0,,2275,1884,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303556150000006,44.239663239999999,7084,-17,3,11,2014-06-26 23:52:01.071-04,21.38,19.9,-1.48514,0.937026,1.42177,Clear,9,0,0,,2275,1885,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303612889999997,44.23978091,7085,-17,3,11,2014-06-26 23:52:03.42-04,21.38,19.9,-1.42075,1.55841,2.04207,Clear,9,0,0,,2275,1886,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303674400000006,44.2399099,7086,-18,3,11,2014-06-26 23:52:04.802-04,21.36,19.9,-1.46377,2.12909,2.60694,Clear,9,0,0,,2275,1887,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303674400000006,44.2399099,7087,-18,3,11,2014-06-26 23:52:05.618-04,21.36,19.9,-1.42557,1.73349,2.2129,Clear,9,0,0,,2275,1888,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303865430000002,44.240125499999998,7088,-17,3,11,2014-06-26 23:52:08.851-04,21.3,19.9,-1.47096,1.60674,2.08155,Clear,9,0,0,,2275,1889,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.30354715,44.239484539999999,7089,-15,3,11,2014-06-27 00:01:28.177-04,21.27,19,-1.41891,0.552453,1.07098,Clear,9,0,0,,2275,1890,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.30354715,44.239484539999999,7090,-15,3,11,2014-06-27 00:01:30.786-04,21.28,19,-1.39215,0.418584,0.940385,Clear,9,0,0,,2275,1891,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.30354715,44.239484539999999,7091,-15,3,11,2014-06-27 00:01:33.681-04,21.28,19,-1.41344,0.659247,1.17537,Clear,9,0,0,,2275,1892,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.303559250000006,44.239479260000003,7092,-16,3,11,2014-06-27 00:01:35.253-04,21.28,19,-1.49763,0.651143,1.15802,Clear,9,0,0,,2275,1893,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302939179999996,44.238659269999999,7093,-16,3,11,2014-06-27 00:02:17.997-04,21.36,19,-1.45989,0.180727,0.679156,Clear,9,0,0,,2275,1894,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302939179999996,44.238659269999999,7094,-16,3,11,2014-06-27 00:02:20.793-04,21.36,19,-1.50739,0.883773,1.38083,Clear,9,0,0,,2275,1895,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302939179999996,44.238659269999999,7095,-16,3,11,2014-06-27 00:02:22.543-04,21.37,19,-1.37898,0.357111,0.869799,Clear,9,0,0,,2275,1896,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302939179999996,44.238659269999999,7096,-16,3,11,2014-06-27 00:02:24.583-04,21.37,19,-1.5021,0.82729,1.32109,Clear,9,0,0,,2275,1897,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302939179999996,44.238659269999999,7097,-16,3,11,2014-06-27 00:02:25.704-04,21.37,19,-1.48151,0.446604,0.942179,Clear,9,0,0,,2275,1898,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302940030000002,44.238639509999999,7098,-15,3,12,2014-06-27 00:02:27.303-04,21.37,19,-1.42851,-0.0555229,0.441192,Clear,9,0,0,,2275,1899,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302935480000002,44.238580149999997,7099,-15,3,11,2014-06-27 00:02:30.06-04,21.37,19,-1.52115,0.703585,1.1947,Clear,9,0,0,,2275,1900,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302942709999996,44.238519340000003,7100,-15,3,12,2014-06-27 00:02:31.609-04,21.37,19,-1.4877,0.560461,1.05134,Clear,9,0,0,,2275,1901,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302682770000004,44.236864439999998,7101,-23,3,11,2014-06-27 00:03:45.153-04,21.22,19.3,-1.4386,-0.0147538,0.521022,Clear,9,0,0,,2275,1902,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.182553920000004,44.32929618,226,-20,4,11,2014-06-18 23:17:58.097-04,21.4,21.5,-1.52421,1.38307,0.876488,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5785,2cfc3173056a05ab,1,3,0.5,4,6,94
-68.182414019999996,44.32933501,227,-21,3,11,2014-06-18 23:19:26.117-04,21.36,21.9,-1.43352,1.68106,2.528,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5786,2cfc3173056a05ab,1,4,0.5,4,6,94
-68.182267769999996,44.329368170000002,228,-21,3,10,2014-06-18 23:19:40.038-04,21.37,21.9,-1.44991,-2.65998,-1.96176,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5787,2cfc3173056a05ab,1,5,0.5,4,6,94
-68.182116870000002,44.329371010000003,229,-20,3,10,2014-06-18 23:20:02.123-04,21.41,21.9,-1.32599,3.09544,-2.27182,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5788,2cfc3173056a05ab,1,6,0.5,4,6,94
-68.18197087,44.3293989,230,-22,3,9,2014-06-18 23:21:10.082-04,21.41,21.9,-1.48128,0.588198,1.63381,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5789,2cfc3173056a05ab,1,7,0.5,4,6,94
-68.302682770000004,44.236864439999998,7102,-23,3,11,2014-06-27 00:03:51.263-04,21.25,19.3,-1.45144,0.795506,1.32749,Clear,9,0,0,,2275,1903,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302682770000004,44.236864439999998,7103,-23,3,11,2014-06-27 00:03:56.715-04,21.26,19.3,-1.52665,1.81136,2.3337,Clear,9,0,0,,2275,1904,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.30260312,44.236869949999999,7104,-21,3,11,2014-06-27 00:04:01.459-04,21.23,19.3,-1.42754,0.636874,1.17493,Clear,9,0,0,,2275,1905,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302547189999999,44.2368843,7105,-22,3,12,2014-06-27 00:04:03.56-04,21.23,19.3,-1.3967,0.443783,0.98733,Clear,9,0,0,,2275,1906,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302462899999995,44.236911849999998,7106,-21,3,12,2014-06-27 00:04:05.777-04,21.25,19.3,-1.52317,2.56364,3.08582,Clear,9,0,0,,2275,1907,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302376039999999,44.236950020000002,7107,-21,3,12,2014-06-27 00:04:07.446-04,21.25,19.3,-1.37487,0.942434,1.48315,Clear,9,0,0,,2275,1908,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302376039999999,44.236950020000002,7108,-21,3,12,2014-06-27 00:04:08.686-04,21.25,19.3,-1.30993,0.111382,0.663271,Clear,9,0,0,,2275,1909,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302299309999995,44.23699362,7109,-21,3,12,2014-06-27 00:04:10.943-04,21.25,19.3,-1.47607,1.24153,1.76683,Clear,9,0,0,,2275,1910,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302235479999993,44.237041050000002,7110,-21,3,11,2014-06-27 00:04:12.176-04,21.25,19.3,-1.42797,0.463648,0.997038,Clear,9,0,0,,2275,1911,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302181910000002,44.23709684,7111,-21,3,11,2014-06-27 00:04:13.617-04,21.24,19.3,-1.41906,-0.0422104,0.487111,Clear,9,0,0,,2275,1912,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.292959053069353,44.329300518147647,6737,83.8,10,7,2014-06-24 23:37:19.842-04,21.81,19.9,-1.5452,-2.24897,-2.81382,Clear,10,0,0,,2237,9497,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.292959053069353,44.329300518147647,6738,83.8,10,7,2014-06-24 23:37:24.459-04,21.82,19.9,-1.34639,2.95706,-2.44542,Clear,10,0,0,,2237,9498,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.292977912351489,44.329291675239801,6739,87.9,10,7,2014-06-24 23:37:30.281-04,21.74,19.9,-1.52531,-1.73742,-0.986613,Clear,10,0,0,,2237,9499,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.292975230142474,44.329321766272187,6740,87.4,5,8,2014-06-24 23:37:35.172-04,21.76,19.9,-1.47529,3.02162,2.33524,Clear,10,0,0,,2237,9500,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.293041195720434,44.32933731470257,6741,87.5,5,8,2014-06-24 23:37:41.894-04,21.76,19.9,-1.45684,2.76697,0.988225,Clear,10,0,0,,2237,9501,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.293046811595559,44.329315815120935,6742,88.2,5,8,2014-06-24 23:37:47.445-04,21.78,19.9,-1.48802,-2.14617,0.515334,Clear,10,0,0,,2237,9502,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.292925860732794,44.329312210902572,6743,87.4,5,8,2014-06-24 23:38:03.409-04,21.83,19.9,-1.35119,-0.728292,1.51486,Clear,10,0,0,,2237,9503,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305022874847054,44.331475831568241,6749,2.29999,10,8,2014-06-24 23:47:13.739-04,21.5,20.6,-1.54667,0.00261096,2.87946,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2564,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305022874847054,44.331475831568241,6750,2.29999,10,8,2014-06-24 23:47:48.341-04,21.49,20.6,-1.49642,2.75052,1.05419,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2565,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305022874847054,44.331475831568241,6751,2.29999,10,8,2014-06-24 23:47:51.256-04,21.5,20.6,-1.55463,-2.68263,1.31041,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2566,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305022874847054,44.331475831568241,6752,2.29999,10,8,2014-06-24 23:47:54.119-04,21.5,20.6,-1.50579,0.983995,-1.50794,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2567,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305150866508484,44.331118427217007,6753,2.60001,5,8,2014-06-24 23:47:56.294-04,21.5,20.6,-1.46811,2.69263,0.515124,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2568,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305158829316497,44.331087204627693,6754,2.70001,5,8,2014-06-24 23:47:58.491-04,21.46,20.6,-1.45647,2.70668,0.098745,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2569,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305158829316497,44.331087204627693,6755,2.70001,5,8,2014-06-24 23:48:03.801-04,21.49,20.6,-1.48242,1.76125,-0.776774,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2570,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305158829316497,44.331087204627693,6756,2.70001,5,8,2014-06-24 23:48:05.922-04,21.49,20.6,-1.53797,1.29515,-1.19735,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2571,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305158829316497,44.331087204627693,6757,2.70001,5,8,2014-06-24 23:48:08.773-04,21.51,20.6,-1.44433,2.10593,-0.180277,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2572,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88

-68.305158829316497,44.331087204627693,6758,2.70001,5,8,2014-06-24 23:48:24.532-04,21.48,20.6,-1.49739,0.258296,-2.50449,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2573,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305158829316497,44.331087204627693,6759,2.70001,5,8,2014-06-24 23:48:28.998-04,21.49,20.6,-1.45097,2.86292,0.29681,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2574,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305158829316497,44.331087204627693,6760,2.70001,5,8,2014-06-24 23:48:33.46-04,21.57,20.6,-1.43671,0.699334,1.04282,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2575,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305158829316497,44.331087204627693,6761,2.70001,5,8,2014-06-24 23:48:35.154-04,21.57,20.6,-1.39724,2.07804,2.61372,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2576,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305180706083775,44.330673306249082,6762,6.70001,5,8,2014-06-24 23:49:14.078-04,21.51,20.6,-1.43477,2.77199,0.318935,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2577,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305180706083775,44.330673306249082,6763,6.70001,5,8,2014-06-24 23:49:19.56-04,21.49,20.6,-1.47824,-1.93567,1.55393,30% Cloudy,10,0,0,,2237,2578,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.183398209999993,44.329237050000003,253,-23,3,10,2014-06-18 23:31:10.07-04,21.66,22.2,-1.20389,0.972203,1.61851,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5812,2cfc3173056a05ab,1,30,0.5,4,6,94
-68.305381368845701,44.329872415401042,6764,8,5,8,2014-06-24 23:50:28.252-04,21.43,20.3,-1.46995,-0.158143,-1.25416,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2579,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305381368845701,44.329872415401042,6765,8,5,8,2014-06-24 23:50:33.587-04,21.43,20.3,-1.44051,-0.872195,3.05382,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2580,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305381368845701,44.329872415401042,6766,8,5,8,2014-06-24 23:50:35.964-04,21.43,20.3,-1.45158,2.65145,0.17562,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2581,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305381368845701,44.329872415401042,6767,8,5,8,2014-06-24 23:50:39.997-04,21.47,20.3,-1.40576,2.66572,2.76427,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2582,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305381368845701,44.329872415401042,6768,8,5,8,2014-06-24 23:50:42.285-04,21.43,20.3,-1.29684,1.60613,2.1987,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2583,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305381368845701,44.329872415401042,6769,8,5,8,2014-06-24 23:51:06.994-04,21.43,19.9,-1.49718,-1.36392,-2.90823,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2584,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305446496233344,44.329482992179692,6770,-0.799988,5,8,2014-06-24 23:51:32.032-04,21.46,19.9,-1.47757,-2.87618,1.48161,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2585,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305446496233344,44.329482992179692,6771,-0.799988,5,8,2014-06-24 23:51:33.756-04,21.46,19.9,-1.4772,2.8194,1.45508,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2586,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305460661649704,44.329084558412433,6772,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:52:20.92-04,21.44,19.9,-1.54625,-1.40777,-2.65401,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2587,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305460661649704,44.329084558412433,6773,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:52:22.703-04,21.44,19.9,-1.50762,1.81646,-0.489567,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2588,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305460661649704,44.329084558412433,6774,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:52:24.379-04,21.38,19.9,-1.30521,1.92239,-1.41571,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2589,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305460661649704,44.329084558412433,6775,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:52:25.967-04,21.38,19.9,-1.46416,-1.51247,2.64024,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2590,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305460661649704,44.329084558412433,6776,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:52:27.413-04,21.38,19.9,-1.54636,1.71456,-0.639313,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2591,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305460661649704,44.329084558412433,6777,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:52:29.746-04,21.42,19.9,-1.30126,1.15125,-2.01756,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2592,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305460661649704,44.329084558412433,6778,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:52:31.228-04,21.42,19.9,-1.55021,-0.674359,-2.91389,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2593,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305460661649704,44.329084558412433,6779,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:52:32.727-04,21.42,19.9,-1.44135,0.876622,-1.89134,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2594,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305460661649704,44.329084558412433,6780,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:52:34.211-04,21.42,19.9,-1.53465,-0.403811,-2.80104,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2595,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305573062971234,44.328732099384069,6781,-6.29999,5,7,2014-06-24 23:52:35.869-04,21.42,19.9,-1.44747,0.975239,-1.7844,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2596,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305571302771568,44.328710180707276,6782,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:52:37.468-04,21.34,19.9,-1.46347,0.494658,-2.47357,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2597,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305571302771568,44.328710180707276,6783,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:52:38.749-04,21.34,19.9,-1.30828,-0.920426,2.36925,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2598,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6784,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:52:40.579-04,21.42,19.9,-1.4786,-1.21238,2.71234,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2599,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6785,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:52:42.107-04,21.42,19.9,-1.55674,2.15999,-0.28072,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2600,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6786,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:52:43.65-04,21.42,19.9,-1.46594,2.27948,-0.343498,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2601,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6787,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:52:45.115-04,21.4,19.9,-1.40004,0.827691,-1.99914,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2602,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6788,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:52:49.184-04,21.42,19.9,-1.48471,-0.302272,-2.93413,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2603,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6789,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:52:51.976-04,21.42,19.9,-1.45596,-2.52604,0.759987,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2604,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6790,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:52:57.633-04,21.42,19.9,-1.46012,0.04232,-2.97753,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2605,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6791,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:53:00.197-04,21.42,19.9,-1.39406,0.381045,-3.12969,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2606,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6792,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:53:02.132-04,21.42,19.9,-1.43533,1.97286,-2.05318,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2607,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6793,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:53:04.135-04,21.42,19.9,-1.34315,1.32612,-2.54084,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2608,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6794,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:53:05.24-04,21.41,19.9,-1.25211,1.60392,-2.39369,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2609,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305570548400283,44.328698571771383,6795,-6.60001,5,8,2014-06-24 23:53:07.694-04,21.41,19.9,-1.50556,0.053447,2.81669,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2610,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305535931140184,44.328304622322321,6796,-8.39999,5,7,2014-06-24 23:53:14.247-04,21.44,19.9,-1.36036,1.31396,-2.02587,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2611,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.182558827102184,44.329063980840147,123,-20.1,5,10,2014-06-18 23:19:36.683-04,21.14,19,-1.531,-1.46167,1.64482,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5355,3f2e7df795e79c66,1,4,0.5,4,5,94
-68.182516666129231,44.328929074108601,124,-21.2,5,10,2014-06-18 23:19:48.703-04,21.15,19,-1.52687,3.04053,-0.374647,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5356,3f2e7df795e79c66,1,5,0.5,4,5,94
-68.182379705831409,44.328889260068536,125,-21.5,5,10,2014-06-18 23:20:00.688-04,21.15,19,-1.48044,3.04597,-1.6288,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5357,3f2e7df795e79c66,1,6,0.5,4,5,94
-68.18222042232752,44.32889852207154,126,-21.4,5,10,2014-06-18 23:20:10.681-04,21.17,19,-1.32364,2.8849,-2.16016,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5358,3f2e7df795e79c66,1,7,0.5,4,5,94
-68.305535931140184,44.328304622322321,6797,-8.39999,5,7,2014-06-24 23:53:15.814-04,21.44,19.9,-1.31816,0.771359,-2.21153,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2612,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305399809032679,44.327902332879603,6798,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:53:56.66-04,21.59,19.9,-1.37702,1.79367,-1.25517,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2613,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.305399809032679,44.327902332879603,6799,-5.29999,5,8,2014-06-24 23:53:59.517-04,21.52,19.6,-1.34078,1.19071,-1.79082,50% Cloudy,10,0,0,,2237,2614,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.302138310000004,44.2371586,7112,-20,3,11,2014-06-27 00:04:15.22-04,21.24,19.3,-1.52832,-2.17301,-1.6608,Clear,9,0,0,,2275,1913,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302103709999997,44.23722472,7113,-21,3,11,2014-06-27 00:04:17.893-04,21.27,19.3,-1.42169,0.34756,0.874193,Clear,9,0,0,,2275,1914,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302071699999999,44.2372924,7114,-20,3,11,2014-06-27 00:04:19.311-04,21.27,19.3,-1.31885,-3.0995,-2.58535,Clear,9,0,0,,2275,1915,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.302071699999999,44.2372924,7115,-20,3,11,2014-06-27 00:04:20.198-04,21.28,19.3,-1.4016,1.63845,2.15337,Clear,9,0,0,,2275,1916,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.30203865,44.237362599999997,7116,-20,3,11,2014-06-27 00:04:21.569-04,21.28,19.3,-1.33213,0.588527,1.12698,Clear,9,0,0,,2275,1917,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.301974240000007,44.237527239999999,7117,-20,3,11,2014-06-27 00:04:29.802-04,21.21,19.3,-1.47804,2.52293,3.03268,Clear,9,0,0,,2275,1918,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.301960800000003,44.23755621,7118,-20,3,11,2014-06-27 00:04:31.123-04,21.21,19.3,-1.50217,-0.106061,0.405907,Clear,9,0,0,,2275,1919,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.301924839999998,44.23762457,7119,-20,3,11,2014-06-27 00:04:33.22-04,21.28,19.3,-1.42567,-0.25238,0.261264,Clear,9,0,0,,2275,1920,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.301889860000003,44.237691329999997,7120,-19,3,11,2014-06-27 00:04:36.478-04,21.21,19.3,-1.42966,2.22841,2.73511,Clear,9,0,0,,2275,1921,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.301530850000006,44.238634329999996,7121,-17,3,11,2014-06-27 00:05:06.648-04,21.2,19,-1.54804,-0.303218,0.218733,Clear,9,0,0,,2275,1922,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.301530850000006,44.238634329999996,7122,-17,3,11,2014-06-27 00:05:09.237-04,21.27,19,-1.54758,1.75763,2.27449,Clear,9,0,0,,2275,1923,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.301530850000006,44.238634329999996,7123,-17,3,11,2014-06-27 00:05:12.044-04,21.26,19.3,-1.50553,2.8536,-2.91206,Clear,9,0,0,,2275,1924,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.300653839999995,44.240579539999999,7124,-13,3,11,2014-06-27 00:06:50.283-04,21.2,19.3,-1.4244,0.0586523,0.584356,Clear,9,0,0,,2275,1925,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.300649859999993,44.24057046,7125,-13,3,11,2014-06-27 00:06:52.001-04,21.22,19.3,-1.46572,1.39207,1.91157,Clear,9,0,0,,2275,1926,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.300649859999993,44.24057046,7126,-13,3,11,2014-06-27 00:06:54.347-04,21.22,19.3,-1.41138,2.20875,2.72033,Clear,9,0,0,,2275,1927,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.300660500000006,44.240563299999998,7127,-14,3,11,2014-06-27 00:06:56.384-04,21.22,19.3,-1.4478,2.90557,-2.86912,Clear,9,0,0,,2275,1928,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.300660500000006,44.240563299999998,7128,-14,3,11,2014-06-27 00:06:58.434-04,21.25,19.3,-1.45896,1.22793,1.74829,Clear,9,0,0,,2275,1929,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.300163280000007,44.241196520000003,7129,-19,3,11,2014-06-27 00:07:25.073-04,21.17,19.3,-1.51911,1.30925,1.829,Clear,9,0,0,,2275,1930,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.252570601180196,44.378053690306842,6800,67.4,5,10,2014-06-26 22:56:07.553-04,21.72,17.4,-1.44613,3.0767,2.83276,Stray clouds,11,0,0,,2237,1791,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.252570601180196,44.378053690306842,6801,67.4,5,10,2014-06-26 22:56:15.941-04,21.7,17.4,-1.41762,3.06243,-2.85741,Stray clouds,11,0,0,,2237,1792,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.252655677497387,44.37809388153255,6802,67.5,5,10,2014-06-26 22:56:24.908-04,21.72,17.4,-1.51294,-0.685575,-1.13394,Stray clouds,11,0,0,,2237,1793,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.252586778253317,44.378054025582969,6803,67.9,5,10,2014-06-26 22:56:35.764-04,21.73,17.4,-1.41336,-1.37839,-1.53675,Stray clouds,11,0,0,,2237,1794,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.252489296719432,44.37802204862237,6804,68.5,5,10,2014-06-26 22:56:41.135-04,21.72,17.4,-1.48711,-1.10754,-1.02127,Stray clouds,11,0,0,,2237,1795,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.252458618953824,44.37801282852881,6805,68.7,5,10,2014-06-26 22:56:43.374-04,21.72,17.4,-1.50817,3.07406,-2.85432,Stray clouds,11,0,0,,2237,1796,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.253276022151113,44.377715731970966,6806,67.9,10,9,2014-06-26 22:58:15.013-04,21.79,17.4,-1.34332,-2.92326,2.82656,Stray clouds,11,0,0,,2237,1797,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.253276022151113,44.377715731970966,6807,67.9,10,9,2014-06-26 22:58:25.935-04,21.83,17.4,-1.50475,-2.48723,3.08082,Stray clouds,11,0,0,,2237,1798,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.253276022151113,44.377715731970966,6808,67.9,10,9,2014-06-26 22:58:30.074-04,21.83,17,-1.48151,-2.45367,-2.98376,Stray clouds,11,0,0,,2237,1799,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.253276022151113,44.377715731970966,6809,67.9,10,9,2014-06-26 22:58:31.84-04,21.84,17,-1.41728,-1.8099,-2.32021,Stray clouds,11,0,0,,2237,1800,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.253276022151113,44.377715731970966,6810,67.9,10,9,2014-06-26 22:58:36.378-04,21.82,17.4,-1.50991,-2.21576,-1.84725,Stray clouds,11,0,0,,2237,1801,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.253963589668274,44.377624620683491,6811,82.6,5,10,2014-06-26 22:59:31.346-04,21.83,17,-1.48106,2.51595,2.07683,Stray clouds,11,0,0,,2237,1802,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.253963589668274,44.377624620683491,6812,82.6,5,10,2014-06-26 22:59:36.959-04,21.82,17,-1.44782,3.0086,2.58593,Stray clouds,11,0,0,,2237,1803,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.253963589668274,44.377624620683491,6813,82.6,5,10,2014-06-26 22:59:45.125-04,21.82,17,-1.5266,2.76028,-3.12413,Stray clouds,11,0,0,,2237,1804,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.254818795248866,44.377556978724897,6814,90,5,10,2014-06-26 23:00:19.601-04,21.85,17,-1.32771,-2.90569,2.86717,Stray clouds,11,0,0,,2237,1805,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.254818795248866,44.377556978724897,6815,90,5,10,2014-06-26 23:00:25.984-04,21.8,17,-1.39936,-3.04475,2.69496,Stray clouds,11,0,0,,2237,1806,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.255058014765382,44.37755148857832,6816,91.3,5,10,2014-06-26 23:00:37.075-04,21.84,17,-1.3811,2.55959,2.28672,Stray clouds,11,0,0,,2237,1807,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.255058014765382,44.37755148857832,6817,91.3,5,10,2014-06-26 23:00:43.121-04,21.79,17,-1.41597,3.14124,2.77925,Stray clouds,11,0,0,,2237,1808,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.255058014765382,44.37755148857832,6818,91.3,5,10,2014-06-26 23:00:48.717-04,21.82,17,-1.48162,2.14736,2.66551,Stray clouds,11,0,0,,2237,1809,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.255058014765382,44.37755148857832,6819,91.3,5,10,2014-06-26 23:00:51.812-04,21.82,17,-1.48342,-0.463335,-0.0531283,Stray clouds,11,0,0,,2237,1810,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.259426578879356,44.3759180232825,6820,112.5,5,9,2014-06-26 23:02:21.794-04,21.84,16.7,-1.45116,-2.71801,-2.43799,Stray clouds,11,0,0,,2237,1811,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.259426578879356,44.3759180232825,6821,112.5,5,9,2014-06-26 23:02:33.461-04,21.84,16.7,-1.1867,2.0534,2.74656,Stray clouds,11,0,0,,2237,1812,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.259426578879356,44.3759180232825,6822,112.5,5,9,2014-06-26 23:02:52.482-04,21.84,16.7,-1.44224,1.19092,1.30504,Stray clouds,11,0,0,,2237,1813,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.259426578879356,44.3759180232825,6823,112.5,5,9,2014-06-26 23:02:53.94-04,21.82,16.7,-1.51537,0.00130378,-0.34823,Stray clouds,11,0,0,,2237,1814,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.259426578879356,44.3759180232825,6824,112.5,5,9,2014-06-26 23:03:00.509-04,21.86,16.7,-1.28653,-0.0153834,1.40037,Stray clouds,11,0,0,,2237,1815,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.259426578879356,44.3759180232825,6825,112.5,5,9,2014-06-26 23:03:06.565-04,21.86,16.7,-1.42996,3.06445,2.53068,Stray clouds,11,0,0,,2237,1816,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.259426578879356,44.3759180232825,6826,112.5,5,9,2014-06-26 23:03:10.922-04,21.87,16.7,-1.3633,2.6324,2.30183,Stray clouds,11,0,0,,2237,1817,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.259426578879356,44.3759180232825,6827,112.5,5,9,2014-06-26 23:03:12.331-04,21.87,16.7,-1.40447,2.28737,1.90828,Stray clouds,11,0,0,,2237,1818,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.260475657880306,44.374874727800488,6828,111.5,5,10,2014-06-26 23:06:15.688-04,21.72,16.7,-1.46725,2.86817,-3.00776,Stray clouds,11,0,0,,2237,1819,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.260475657880306,44.374874727800488,6829,111.5,5,10,2014-06-26 23:06:17.413-04,21.79,16.7,-1.4444,2.35619,2.87852,Stray clouds,11,0,0,,2237,1820,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.260475657880306,44.374874727800488,6830,111.5,5,10,2014-06-26 23:06:22.984-04,21.84,16.7,-1.38924,2.19636,2.14917,Stray clouds,11,0,0,,2237,1821,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.260870194062591,44.375466825440526,6831,113.6,5,10,2014-06-26 23:07:44.925-04,21.82,17,-1.5047,1.2503,0.906666,Stray clouds,11,0,0,,2237,1822,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.260870194062591,44.375466825440526,6832,113.6,5,10,2014-06-26 23:07:51.067-04,21.8,17,-1.46095,2.35619,2.09535,Stray clouds,11,0,0,,2237,1823,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.260870194062591,44.375466825440526,6833,113.6,5,10,2014-06-26 23:08:57.08-04,21.87,17.4,-1.47293,2.97592,2.44916,Stray clouds,11,0,0,,2237,1824,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.260870194062591,44.375466825440526,6834,113.6,5,10,2014-06-26 23:09:10.066-04,21.87,17.4,-1.51277,2.25668,1.7191,Stray clouds,11,0,0,,2237,1825,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.260870194062591,44.375466825440526,6835,113.6,5,10,2014-06-26 23:09:19.145-04,21.87,17.4,-1.44592,2.47187,2.09997,Stray clouds,11,0,0,,2237,1826,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.265454340726137,44.376110304147005,6836,93.1,5,9,2014-06-26 23:10:27.993-04,21.86,17.4,-1.47723,2.92702,2.38359,Stray clouds,11,0,0,,2237,1827,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.265454340726137,44.376110304147005,6837,93.1,5,9,2014-06-26 23:11:21.869-04,21.84,17.4,-1.49331,2.65436,2.17496,Stray clouds,11,0,0,,2237,1828,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.265454340726137,44.376110304147005,6838,93.1,5,9,2014-06-26 23:11:29.095-04,21.86,17.4,-1.48248,2.90731,2.40979,Stray clouds,11,0,0,,2237,1829,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.265454340726137,44.376110304147005,6839,93.1,5,9,2014-06-26 23:11:35.63-04,21.85,17.4,-1.52184,2.71432,2.70618,Stray clouds,11,0,0,,2237,1830,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.270777016878128,44.377161310985684,6840,66.1,5,10,2014-06-26 23:12:53.742-04,21.86,17.4,-1.53372,2.92164,2.35889,Stray clouds,11,0,0,,2237,1831,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.270777016878128,44.377161310985684,6841,66.1,5,10,2014-06-26 23:12:58.962-04,21.86,17.4,-1.48966,-2.79368,2.78723,Stray clouds,11,0,0,,2237,1832,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.278628513216972,44.380107927136123,6842,56.4,5,10,2014-06-26 23:15:34.476-04,21.88,17.7,-1.48778,2.45917,1.87629,Stray clouds,11,0,0,,2237,1833,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.278628513216972,44.380107927136123,6843,56.4,5,10,2014-06-26 23:15:41.331-04,21.87,17.7,-1.4722,1.77669,1.22839,Stray clouds,11,0,0,,2237,1834,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.278628513216972,44.380107927136123,6844,56.4,5,10,2014-06-26 23:15:52.83-04,21.82,17.7,-1.48259,1.42973,1.849,Stray clouds,11,0,0,,2237,1835,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.287855312228203,44.377657393924892,6845,33.4,5,10,2014-06-26 23:18:02.277-04,21.82,18,-1.52961,1.06576,0.475877,Stray clouds,11,0,0,,2237,1836,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.287855312228203,44.377657393924892,6846,33.4,5,10,2014-06-26 23:18:22.221-04,21.79,18,-1.45022,2.97042,-2.8623,Stray clouds,11,0,0,,2237,1837,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291969485580921,44.375512171536684,6847,34.5,5,10,2014-06-26 23:19:52.491-04,21.8,18,-1.48134,2.61654,2.14456,Stray clouds,11,0,0,,2237,1838,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291969485580921,44.375512171536684,6848,34.5,5,10,2014-06-26 23:19:55.273-04,21.79,18,-1.45036,3.14107,2.60768,Stray clouds,11,0,0,,2237,1839,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291969485580921,44.375512171536684,6849,34.5,5,10,2014-06-26 23:19:59.551-04,21.77,18,-1.50363,2.62209,2.14981,Stray clouds,11,0,0,,2237,1840,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.184008896350861,44.328881590627134,164,-19.5,10,7,2014-06-18 23:30:22.591-04,21.27,19.9,-1.39423,-0.168794,1.74245,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5396,3f2e7df795e79c66,1,45,0.5,4,5,94
-68.183868750929832,44.328846260905266,165,-23,5,9,2014-06-18 23:30:46.676-04,21.32,19.9,-1.36153,3.11903,-1.10498,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5397,3f2e7df795e79c66,1,46,0.5,4,5,94
-68.183730449527502,44.328794796019793,166,-21.8,5,9,2014-06-18 23:31:04.704-04,21.3,19.9,-1.37955,-3.07539,-1.16166,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5398,3f2e7df795e79c66,1,47,0.5,4,5,94
-68.183591812849045,44.328772583976388,167,-22.8,5,9,2014-06-18 23:31:17.598-04,21.31,19.9,-1.48549,-2.1742,-0.879093,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5399,3f2e7df795e79c66,1,48,0.5,4,5,94
-68.291969485580921,44.375512171536684,6850,34.5,5,10,2014-06-26 23:20:05.546-04,21.74,18,-1.5073,2.44673,2.61367,Stray clouds,11,0,0,,2237,1841,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291969485580921,44.375512171536684,6851,34.5,5,10,2014-06-26 23:20:10.639-04,21.75,18,-1.4758,2.60094,3.11247,Stray clouds,11,0,0,,2237,1842,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291969485580921,44.375512171536684,6852,34.5,5,10,2014-06-26 23:20:16.887-04,21.76,18.3,-1.43915,2.42272,2.1665,Stray clouds,11,0,0,,2237,1843,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291969485580921,44.375512171536684,6853,34.5,5,10,2014-06-26 23:20:21.782-04,21.75,18.3,-1.44253,2.51745,2.00574,Stray clouds,11,0,0,,2237,1844,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291969485580921,44.375512171536684,6854,34.5,5,10,2014-06-26 23:20:27.424-04,21.74,18,-1.51876,2.74616,2.09932,Stray clouds,11,0,0,,2237,1845,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.304572850465775,44.358016164042056,6855,0.899994,5,10,2014-06-26 23:24:36.666-04,21.88,18.6,-1.54171,-2.55659,-2.4273,Stray clouds,11,0,0,,2237,1846,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.304572850465775,44.358016164042056,6856,0.899994,5,10,2014-06-26 23:24:45.154-04,21.9,19,-1.45144,0.000521105,0.0907124,Stray clouds,11,0,0,,2237,1847,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.304197676479816,44.355503814294934,6857,7.89999,5,8,2014-06-26 23:25:53.17-04,21.87,19,-1.54909,2.75948,2.76637,Stray clouds,11,0,0,,2237,1848,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.304197676479816,44.355503814294934,6858,7.89999,5,8,2014-06-26 23:26:15.394-04,21.93,19.3,-1.51191,2.55329,2.56852,Stray clouds,11,0,0,,2237,1849,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.304197676479816,44.355503814294934,6859,7.89999,5,8,2014-06-26 23:26:32.268-04,21.94,19.3,-1.49193,2.31922,1.93613,Stray clouds,11,0,0,,2237,1850,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.304197676479816,44.355503814294934,6860,7.89999,5,8,2014-06-26 23:26:41.507-04,21.92,19.3,-1.44042,2.80033,2.79864,Stray clouds,11,0,0,,2237,1851,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.297679321840405,44.338732506148517,6861,24.1,5,8,2014-06-26 23:29:54.389-04,21.79,19.3,-1.46022,2.64494,2.58305,Stray clouds,11,0,0,,2237,1852,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.297679321840405,44.338732506148517,6862,24.1,5,8,2014-06-26 23:30:05.783-04,21.88,19.3,-1.45403,2.50497,2.44138,Stray clouds,11,0,0,,2237,1853,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.297679321840405,44.338732506148517,6863,24.1,5,8,2014-06-26 23:30:10.426-04,21.9,19.6,-1.42957,2.56146,2.49924,Stray clouds,11,0,0,,2237,1854,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.289462877437472,44.321313234977424,6864,50.7,10,7,2014-06-26 23:40:55.434-04,21.44,19.3,-1.52254,0.0845438,0.101769,30% Cloudy,11,0,0,,2237,1855,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291492471471429,44.289148184470832,6865,-13.1,5,9,2014-06-26 23:47:47.643-04,21.79,19,-1.53889,1.4486,1.37992,30% Cloudy,11,0,0,,2237,1856,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291492471471429,44.289148184470832,6866,-13.1,5,9,2014-06-26 23:47:49.689-04,21.77,19,-1.48358,0.525769,-0.161835,30% Cloudy,11,0,0,,2237,1857,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.291492471471429,44.289148184470832,6867,-13.1,5,9,2014-06-26 23:47:52.44-04,21.77,19,-1.53054,-0.417417,-0.621317,30% Cloudy,11,0,0,,2237,1858,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.181316293776035,44.328962434083223,202,-20.2,5,10,2014-06-18 23:50:10.481-04,21.47,20.6,-1.39596,-0.643412,-2.78572,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5434,3f2e7df795e79c66,1,83,0.5,4,5,94
-68.181259799748659,44.328834065236151,203,-21.8,5,10,2014-06-18 23:50:33.527-04,21.43,20.6,-1.46316,-2.30443,-0.384316,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5435,3f2e7df795e79c66,1,84,0.5,4,5,94
-68.181417714804411,44.328871699981391,204,-22.7,5,10,2014-06-18 23:50:51.618-04,21.47,20.6,-1.51055,-1.57177,-1.55069,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5436,3f2e7df795e79c66,1,85,0.5,4,5,94
-68.181578647345304,44.328903970308602,205,-23.1,5,10,2014-06-18 23:51:03.611-04,21.47,20.6,-1.55013,-2.76485,-2.8528,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5437,3f2e7df795e79c66,1,86,0.5,4,5,94
-68.18172306753695,44.328920566476882,206,-23.1,5,10,2014-06-18 23:51:14.598-04,21.46,20.6,-1.33043,-1.96291,-1.9846,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5438,3f2e7df795e79c66,1,87,0.5,4,5,94
-68.181879809126258,44.32895225007087,207,-22.8,5,10,2014-06-18 23:51:26.587-04,21.47,20.6,-1.41517,2.58983,2.8497,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5439,3f2e7df795e79c66,1,88,0.5,4,5,94
-68.182036969810724,44.328980161808431,208,-22.6,5,10,2014-06-18 23:51:40.603-04,21.46,20.6,-1.48396,-1.7951,-1.7259,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5440,3f2e7df795e79c66,1,89,0.5,4,5,94
-68.182186586782336,44.329002876766026,209,-22.7,5,10,2014-06-18 23:51:52.554-04,21.46,20.6,-1.25451,-0.8743,-0.603537,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5441,3f2e7df795e79c66,1,90,0.5,4,5,94
-68.182331761345267,44.329056688584387,210,-21.2,5,10,2014-06-18 23:52:24.585-04,21.47,20.6,-1.45254,-0.650964,-1.54255,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5442,3f2e7df795e79c66,1,91,0.5,4,5,94
-68.182471822947264,44.329085522331297,211,-20.9,5,10,2014-06-18 23:52:38.652-04,21.46,20.6,-1.4014,1.36154,0.800895,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5443,3f2e7df795e79c66,1,92,0.5,4,5,94
-68.182523120194674,44.329220009967685,212,-19.3,5,10,2014-06-18 23:53:07.622-04,21.4,20.6,-1.48802,0.644595,1.82985,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5444,3f2e7df795e79c66,1,93,0.5,4,5,94
-68.18239152431488,44.329279772937298,213,-18.6,5,10,2014-06-18 23:55:10.635-04,21.37,20.6,-1.41718,-1.78732,0.280781,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5445,3f2e7df795e79c66,1,94,0.5,4,5,94
-68.182256743311882,44.329199432395399,214,-19.1,5,10,2014-06-18 23:55:36.633-04,21.42,20.6,-1.49789,-2.93505,1.1647,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5446,3f2e7df795e79c66,1,95,0.5,4,5,94
-68.182173008099198,44.329066998325288,215,-20.5,5,10,2014-06-18 23:55:51.635-04,21.42,20.6,-1.54896,-0.539497,-2.32071,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5447,3f2e7df795e79c66,1,96,0.5,4,5,94
-68.1823196914047,44.329094155691564,216,-22.8,5,10,2014-06-18 23:56:58.623-04,21.43,20.6,-1.47222,1.81617,1.50572,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5448,3f2e7df795e79c66,1,97,0.5,4,5,94
-68.182452879846096,44.32916946709156,217,-21.6,5,10,2014-06-18 23:57:13.581-04,21.44,20.6,-1.33551,-1.60955,-2.24489,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5449,3f2e7df795e79c66,1,98,0.5,4,5,94
-68.182566873729229,44.329262087121606,218,-20.4,5,10,2014-06-18 23:58:28.53-04,21.44,20.9,-1.06876,2.91176,-1.26502,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5450,3f2e7df795e79c66,1,99,0.5,4,5,94
-68.182716574519873,44.329291088506579,219,-18.8,5,10,2014-06-19 00:00:02.584-04,21.42,20.9,-1.36854,-2.60942,-2.02897,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5451,3f2e7df795e79c66,1,100,0.5,4,5,94
-68.182862922549248,44.329301272518933,220,-18.3,5,10,2014-06-19 00:00:15.604-04,21.4,20.9,-1.31567,-3.06508,-2.6091,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5452,3f2e7df795e79c66,1,101,0.5,4,5,94
-68.291492471471429,44.289148184470832,6868,-13.1,5,9,2014-06-26 23:48:00.715-04,21.76,19,-1.4864,2.35619,2.29159,30% Cloudy,11,0,0,,2237,1859,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.296242244541645,44.290336528792977,6869,-16.3,10,7,2014-06-26 23:49:37.983-04,21.67,19.3,-1.52512,1.75177,2.07808,Stray clouds,11,0,0,,2237,1860,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.296242244541645,44.290336528792977,6870,-16.3,10,7,2014-06-26 23:49:42.99-04,21.72,19.3,-1.54544,-1.89568,-2.58209,Stray clouds,11,0,0,,2237,1861,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30146593041718,44.300647987984121,6871,-13.3,10,8,2014-06-26 23:52:17.307-04,21.74,19.3,-1.5106,2.40371,2.15816,Stray clouds,11,0,0,,2237,1862,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30146593041718,44.300647987984121,6872,-13.3,10,8,2014-06-26 23:52:39.624-04,21.71,19.3,-1.44431,-3.10987,-2.89074,Stray clouds,11,0,0,,2237,1863,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30146593041718,44.300647987984121,6873,-13.3,10,8,2014-06-26 23:52:45.576-04,21.74,19.3,-1.47853,2.91759,2.30924,Stray clouds,11,0,0,,2237,1864,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.300998555496335,44.306767447851598,6874,-8.10001,5,10,2014-06-26 23:54:34.889-04,21.67,19.3,-1.4887,1.72034,2.22824,Stray clouds,11,0,0,,2237,1865,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.300998555496335,44.306767447851598,6875,-8.10001,5,10,2014-06-26 23:54:40.934-04,21.66,19.3,-1.4154,2.58286,2.85698,Stray clouds,11,0,0,,2237,1866,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.300998555496335,44.306767447851598,6876,-8.10001,5,10,2014-06-26 23:54:48.629-04,21.64,19.3,-1.45721,2.38181,2.66533,Stray clouds,11,0,0,,2237,1867,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306197095662355,44.317450895905495,6877,-9.39999,15,5,2014-06-26 23:57:27.912-04,21.73,19.3,-1.48149,2.65681,2.30199,Stray clouds,11,0,0,,2237,1868,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306197095662355,44.317450895905495,6878,-9.39999,15,5,2014-06-26 23:57:47.884-04,21.77,19.6,-1.42377,0.526662,0.146743,Stray clouds,11,0,0,,2237,1869,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306197095662355,44.317450895905495,6879,-9.39999,15,5,2014-06-26 23:57:57.452-04,21.78,19.6,-1.36803,-0.164847,-0.583137,Stray clouds,11,0,0,,2237,1870,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306214949116111,44.317806204780936,6880,-4.60001,5,6,2014-06-26 23:58:05.087-04,21.78,19.6,-1.31281,-0.409966,-1.04728,Stray clouds,11,0,0,,2237,1871,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306216960772872,44.317836379632354,6881,-4.20001,5,6,2014-06-26 23:58:09.93-04,21.76,19.3,-1.25659,-0.355847,-1.04296,Stray clouds,11,0,0,,2237,1872,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306216960772872,44.317836379632354,6882,-4.20001,5,6,2014-06-26 23:58:13.616-04,21.75,19.6,-1.46582,0.130458,-0.253518,Stray clouds,11,0,0,,2237,1873,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306216960772872,44.317836379632354,6883,-4.20001,5,6,2014-06-26 23:58:15.534-04,21.71,19.6,-1.41972,-0.094618,-0.581473,Stray clouds,11,0,0,,2237,1874,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306208495050669,44.317998737096786,6884,-2.60001,5,6,2014-06-26 23:59:02.124-04,21.72,19.3,-1.49843,-0.540113,-0.656058,Stray clouds,11,0,0,,2237,1875,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306208495050669,44.317998737096786,6885,-2.60001,5,6,2014-06-26 23:59:05.334-04,21.74,19.3,-1.43833,-1.57135,-1.82246,Stray clouds,11,0,0,,2237,1876,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306175470352173,44.318393147550523,6886,1.70001,5,7,2014-06-26 23:59:35.268-04,21.74,19.3,-1.46901,2.76825,2.42343,Stray clouds,11,0,0,,2237,1877,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306175470352173,44.318393147550523,6887,1.70001,5,7,2014-06-26 23:59:48.97-04,21.69,19.3,-1.48436,2.99907,2.58283,Stray clouds,11,0,0,,2237,1878,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306175470352173,44.318393147550523,6888,1.70001,5,7,2014-06-27 00:00:05.32-04,21.73,19.3,-1.53325,2.27961,1.86397,Stray clouds,11,0,0,,2237,1879,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.306175470352173,44.318393147550523,6889,1.70001,5,7,2014-06-27 00:00:18.276-04,21.67,19,-1.27921,3.00967,3.05539,Stray clouds,11,0,0,,2237,1880,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305996181443334,44.318769285455346,6890,-5.60001,5,6,2014-06-27 00:01:00.539-04,21.76,19,-1.46806,1.39175,1.4348,Stray clouds,11,0,0,,2237,1881,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88

-68.305988973006606,44.318781481124461,6891,-5.79999,5,6,2014-06-27 00:01:09.501-04,21.76,19,-1.38795,-0.356019,-0.649334,Stray clouds,11,0,0,,2237,1882,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305988973006606,44.318781481124461,6892,-5.79999,5,6,2014-06-27 00:01:13.969-04,21.77,19,-1.43547,0.237481,-0.175947,Stray clouds,11,0,0,,2237,1883,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305988973006606,44.318781481124461,6893,-5.79999,5,6,2014-06-27 00:01:17.555-04,21.63,18.6,-1.44694,0.0327669,-0.268751,Stray clouds,11,0,0,,2237,1884,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305988973006606,44.318781481124461,6894,-5.79999,5,6,2014-06-27 00:01:23.631-04,21.8,18.6,-1.48239,0.000710732,-0.309027,Stray clouds,11,0,0,,2237,1885,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305988973006606,44.318781481124461,6895,-5.79999,5,6,2014-06-27 00:01:28.683-04,21.64,18.6,-1.46919,-0.244427,-0.477931,Stray clouds,11,0,0,,2237,1886,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30599358305335,44.319144417531788,6896,-2.89999,5,6,2014-06-27 00:01:33.654-04,21.62,18.6,-1.33909,0.048613,-0.14287,Stray clouds,11,0,0,,2237,1887,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305989475920796,44.319224506616592,6897,-4.10001,5,6,2014-06-27 00:01:43.293-04,21.63,18.6,-1.33403,-0.213807,-0.579633,Stray clouds,11,0,0,,2237,1888,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305989475920796,44.319224506616592,6898,-4.10001,5,6,2014-06-27 00:01:48.896-04,21.66,18.6,-1.48791,0.180666,0.0173353,Stray clouds,11,0,0,,2237,1889,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305989475920796,44.319224506616592,6899,-4.10001,5,6,2014-06-27 00:01:54.115-04,21.69,18.6,-1.47702,-0.277808,-0.359105,Stray clouds,11,0,0,,2237,1890,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305989475920796,44.319224506616592,6900,-4.10001,5,6,2014-06-27 00:02:00.76-04,21.69,18.6,-1.30599,0.000233263,-0.265205,Stray clouds,11,0,0,,2237,1891,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305989475920796,44.319224506616592,6901,-4.10001,5,6,2014-06-27 00:02:04.897-04,21.71,18.6,-1.47458,-0.0683569,-0.189503,Stray clouds,11,0,0,,2237,1892,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305963156744838,44.319617324508727,6902,-10,5,6,2014-06-27 00:02:10.017-04,21.7,18.6,-1.39417,-0.271903,-0.453268,Stray clouds,11,0,0,,2237,1893,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305961061269045,44.319630777463317,6903,-10.4,5,6,2014-06-27 00:02:14.258-04,21.7,18.6,-1.3438,0.296431,0.113633,Stray clouds,11,0,0,,2237,1894,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305961061269045,44.319630777463317,6904,-10.4,5,6,2014-06-27 00:02:20.552-04,21.73,18.6,-1.36173,-0.0596354,-0.374324,Stray clouds,11,0,0,,2237,1895,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305961061269045,44.319630777463317,6905,-10.4,5,6,2014-06-27 00:02:26.356-04,21.73,18.6,-1.39109,0.145738,-0.250382,Stray clouds,11,0,0,,2237,1896,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305961061269045,44.319630777463317,6906,-10.4,5,6,2014-06-27 00:02:31.891-04,21.72,18.6,-1.14,0.00013708,-0.600153,Stray clouds,11,0,0,,2237,1897,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305961061269045,44.319630777463317,6907,-10.4,5,6,2014-06-27 00:02:39.394-04,21.72,18.3,-1.33525,-0.552749,-1.14194,Stray clouds,11,0,0,,2237,1898,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305961061269045,44.319630777463317,6908,-10.4,5,6,2014-06-27 00:02:43.98-04,21.69,18.3,-1.3547,-0.228232,-0.688452,Stray clouds,11,0,0,,2237,1899,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305919235572219,44.320048950612545,6909,-11.8,10,5,2014-06-27 00:02:48.989-04,21.72,18.3,-1.37265,-0.132256,-0.612727,Stray clouds,11,0,0,,2237,1900,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305920157581568,44.320059469901025,6910,-11.9,10,5,2014-06-27 00:02:53.538-04,21.7,18.3,-1.39281,-0.91679,-1.37216,Stray clouds,11,0,0,,2237,1901,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305920157581568,44.320059469901025,6911,-11.9,10,5,2014-06-27 00:02:56.339-04,21.7,18.3,-1.43064,2.25457,2.17527,Stray clouds,11,0,0,,2237,1902,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305920157581568,44.320059469901025,6912,-11.9,10,5,2014-06-27 00:02:58.183-04,21.68,18.3,-1.41504,0.438925,0.337195,Stray clouds,11,0,0,,2237,1903,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305920157581568,44.320059469901025,6913,-11.9,10,5,2014-06-27 00:03:00.855-04,21.68,18.3,-1.38004,0.0457939,-0.162777,Stray clouds,11,0,0,,2237,1904,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305920157581568,44.320059469901025,6914,-11.9,10,5,2014-06-27 00:03:04.836-04,21.64,18.3,-1.49485,2.56997,2.43736,Stray clouds,11,0,0,,2237,1905,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305840194225311,44.320447887293994,6915,-8.89999,10,5,2014-06-27 00:03:30.948-04,21.62,18.3,-1.43602,-0.149978,-0.591439,Stray clouds,11,0,0,,2237,1906,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305758386850357,44.320723651908338,6916,-12.7,5,6,2014-06-27 00:04:27.633-04,21.5,18,-1.48331,-0.0861223,-0.257749,Stray clouds,11,0,0,,2237,1907,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305758386850357,44.320723651908338,6917,-12.7,5,6,2014-06-27 00:04:36.19-04,21.63,18,-1.31233,-0.305708,-0.6122,Stray clouds,11,0,0,,2237,1908,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305572560057044,44.32108411565423,6918,-1.39999,5,6,2014-06-27 00:05:05.817-04,21.82,18,-1.39305,0.000400802,-0.144809,Stray clouds,11,0,0,,2237,1909,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305572560057044,44.32108411565423,6919,-1.39999,5,6,2014-06-27 00:05:20.237-04,21.75,18,-1.14897,-0.310297,-0.871319,Stray clouds,11,0,0,,2237,1910,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305572560057044,44.32108411565423,6920,-1.39999,5,6,2014-06-27 00:05:23.361-04,21.75,18,-1.39271,-0.038154,-0.211148,Stray clouds,11,0,0,,2237,1911,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305572560057044,44.32108411565423,6921,-1.39999,5,6,2014-06-27 00:05:26.181-04,21.77,18,-1.3187,-0.565406,-0.930828,Stray clouds,11,0,0,,2237,1912,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305344404652715,44.32141163852065,6922,0.5,10,5,2014-06-27 00:05:29.976-04,21.77,18,-1.258,-0.488245,-0.891382,Stray clouds,11,0,0,,2237,1913,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305326970294118,44.321460002101958,6923,0.299988,10,5,2014-06-27 00:05:33.927-04,21.78,18,-1.36374,-1.13701,-1.48316,Stray clouds,11,0,0,,2237,1914,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305319510400295,44.321484309621155,6924,0.399994,10,5,2014-06-27 00:05:36.284-04,21.78,18,-1.25292,0.0197615,-0.104946,Stray clouds,11,0,0,,2237,1915,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305319510400295,44.321484309621155,6925,0.399994,10,5,2014-06-27 00:05:39.069-04,21.78,18,-1.27123,0.366371,0.317591,Stray clouds,11,0,0,,2237,1916,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305319510400295,44.321484309621155,6926,0.399994,10,5,2014-06-27 00:05:41.467-04,21.78,18,-1.4272,-0.741918,-1.01729,Stray clouds,11,0,0,,2237,1917,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305319510400295,44.321484309621155,6927,0.399994,10,5,2014-06-27 00:05:44.317-04,21.79,18,-1.27059,-0.12706,-0.403966,Stray clouds,11,0,0,,2237,1918,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305319510400295,44.321484309621155,6928,0.399994,10,5,2014-06-27 00:05:51.093-04,21.7,18,-1.15731,-0.387189,-1.0749,Stray clouds,11,0,0,,2237,1919,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305319510400295,44.321484309621155,6929,0.399994,10,5,2014-06-27 00:05:56.166-04,21.71,18,-1.14395,0.0385672,-0.301554,Stray clouds,11,0,0,,2237,1920,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305277349427342,44.321797667071223,6930,0.799988,10,5,2014-06-27 00:06:13.505-04,21.66,18,-1.40083,0.3147,-0.417639,Stray clouds,11,0,0,,2237,1921,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305277349427342,44.321797667071223,6931,0.799988,10,5,2014-06-27 00:07:09.682-04,21.65,17.7,-1.52032,0.00120337,-0.241111,Stray clouds,11,0,0,,2237,1922,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305277349427342,44.321797667071223,6932,0.799988,10,5,2014-06-27 00:07:12.971-04,21.7,17.7,-1.4063,-0.0228968,-0.300488,Stray clouds,11,0,0,,2237,1923,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30523602664707,44.322193963453174,6933,-1.89999,10,5,2014-06-27 00:07:48.015-04,21.74,17.7,-1.21836,-0.238458,-0.798138,Stray clouds,11,0,0,,2237,1924,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30523602664707,44.322193963453174,6934,-1.89999,10,5,2014-06-27 00:07:53.656-04,21.76,17.7,-1.2596,0.0122381,-0.196984,Stray clouds,11,0,0,,2237,1925,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30523602664707,44.322193963453174,6935,-1.89999,10,5,2014-06-27 00:07:58.661-04,21.75,17.7,-1.38725,-0.522253,-0.88813,Stray clouds,11,0,0,,2237,1926,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30523602664707,44.322193963453174,6936,-1.89999,10,5,2014-06-27 00:08:05.189-04,21.76,17.7,-1.3746,0.411548,0.293047,Stray clouds,11,0,0,,2237,1927,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305191854014993,44.322518594563007,6937,-1.39999,10,5,2014-06-27 00:08:11.071-04,21.75,17.7,-1.49856,-3.01832,3.12785,Stray clouds,11,0,0,,2237,1928,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305180873721838,44.322544117458165,6938,-1.5,10,5,2014-06-27 00:08:16.23-04,21.74,17.7,-1.43507,-0.45045,-0.612454,Stray clouds,11,0,0,,2237,1929,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305157320573926,44.322650358080864,6939,-1.39999,10,5,2014-06-27 00:08:21.019-04,21.73,17.7,-1.1429,-0.242328,-0.485558,Stray clouds,11,0,0,,2237,1930,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305156230926514,44.322672779671848,6940,-1,10,5,2014-06-27 00:08:26.998-04,21.76,17.4,-1.309,1.08007,1.11197,Stray clouds,11,0,0,,2237,1931,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.25122203677892 7,44.334037089720368,906,106,5,8,2014-06-19 23:01:41.778-04,21.56,17.7,-1.47698,-1.38316,-3.01802,Clear,2,1,0,park road,2275,8182,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.305156230926514,44.322672779671848,6941,-1,10,5,2014-06-27 00:08:32.095-04,21.74,17.7,-1.37467,-0.223216,-0.465269,Stray clouds,11,0,0,,2237,1932,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305156230926514,44.322672779671848,6942,-1,10,5,2014-06-27 00:08:38.617-04,21.74,17.7,-1.48305,-0.358235,-0.415254,Stray clouds,11,0,0,,2237,1933,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305156230926514,44.322672779671848,6943,-1,10,5,2014-06-27 00:08:43.881-04,21.72,17.4,-1.23956,-1.37035,-1.58634,Stray clouds,11,0,0,,2237,1934,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305015917867422,44.323663855902851,6944,-3.5,10,5,2014-06-27 00:09:29.503-04,21.74,17.4,-1.33013,-0.117862,-0.852787,Stray clouds,11,0,0,,2237,1935,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305015917867422,44.323663855902851,6945,-3.5,10,5,2014-06-27 00:09:31.975-04,21.79,17.4,-1.11975,-0.609879,-1.43947,Stray clouds,11,0,0,,2237,1936,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305015917867422,44.323663855902851,6946,-3.5,10,5,2014-06-27 00:09:36.931-04,21.81,17.4,-1.34326,-0.0686068,-0.307301,Stray clouds,11,0,0,,2237,1937,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305015917867422,44.323663855902851,6947,-3.5,10,5,2014-06-27 00:09:50.109-04,21.81,17.4,-1.36895,-0.394629,-0.625196,Stray clouds,11,0,0,,2237,1938,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305015917867422,44.323663855902851,6948,-3.5,10,5,2014-06-27 00:10:00.225-04,21.82,17.4,-1.23321,-0.421295,-0.735952,Stray clouds,11,0,0,,2237,1939,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30511306412518,44.324060152284801,6949,0.700012,10,5,2014-06-27 00:10:28.54-04,21.8,17.4,-1.37074,-0.899711,-1.24841,Stray clouds,11,0,0,,2237,1940,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30511306412518,44.324060152284801,6950,0.700012,10,5,2014-06-27 00:10:34.274-04,21.77,17.4,-1.24915,0.375906,0.16507,Stray clouds,11,0,0,,2237,1941,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30511306412518,44.324060152284801,6951,0.700012,10,5,2014-06-27 00:10:39.211-04,21.74,17.4,-1.47623,-1.1483,-1.6183,Stray clouds,11,0,0,,2237,1942,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305151034146547,44.32442681863904,6952,1.5,10,5,2014-06-27 00:10:45.139-04,21.73,17.4,-1.50973,2.12279,1.86504,Stray clouds,11,0,0,,2237,1943,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305149106308818,44.324465040117502,6953,1.29999,10,5,2014-06-27 00:10:51.046-04,21.73,17.4,-1.38993,-0.372808,-0.82422,Stray clouds,11,0,0,,2237,1944,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305149106308818,44.324465040117502,6954,1.29999,10,5,2014-06-27 00:10:56.541-04,21.72,17.4,-1.38838,-0.82244,-1.27067,Stray clouds,11,0,0,,2237,1945,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305143909528852,44.324659039266407,6955,0.799988,10,5,2014-06-27 00:11:02.483-04,21.74,17.4,-1.39302,0.475545,0.271557,Stray clouds,11,0,0,,2237,1946,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305141730234027,44.32468137703836,6956,0.799988,10,5,2014-06-27 00:11:07.21-04,21.76,17.4,-1.34157,-0.815706,-1.19208,Stray clouds,11,0,0,,2237,1947,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305060090497136,44.326093392446637,6957,-11.8,10,6,2014-06-27 00:12:17.895-04,21.82,17.4,-1.43767,0.185908,-0.409296,Stray clouds,11,0,0,,2237,1948,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305060090497136,44.326093392446637,6958,-11.8,10,6,2014-06-27 00:12:26.767-04,21.83,17.4,-1.18811,0.0109221,-0.68567,Stray clouds,11,0,0,,2237,1949,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305060090497136,44.326093392446637,6959,-11.8,10,6,2014-06-27 00:12:36.567-04,21.84,17.4,-1.37629,-0.463527,-0.902393,Stray clouds,11,0,0,,2237,1950,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305060090497136,44.326093392446637,6960,-11.8,10,6,2014-06-27 00:12:39.39-04,21.84,17.4,-1.3903,-0.0205116,-0.337853,Stray clouds,11,0,0,,2237,1951,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305060090497136,44.326093392446637,6961,-11.8,10,6,2014-06-27 00:12:43.672-04,21.79,17.4,-1.27369,0.288878,0.0539587,Stray clouds,11,0,0,,2237,1952,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305249353870749,44.327788464725018,6962,-15.8,10,6,2014-06-27 00:13:46.834-04,21.83,17.4,-1.42291,-0.110276,-0.760196,Stray clouds,11,0,0,,2237,1953,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305249353870749,44.327788464725018,6963,-15.8,10,6,2014-06-27 00:13:51.556-04,21.82,17.4,-1.19611,0.725417,0.182386,Stray clouds,11,0,0,,2237,1954,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305249353870749,44.327788464725018,6964,-15.8,10,6,2014-06-27 00:13:57.347-04,21.79,17.4,-1.09558,0.56017,-0.161947,Stray clouds,11,0,0,,2237,1955,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305249353870749,44.327788464725018,6965,-15.8,10,6,2014-06-27 00:14:03.416-04,21.77,17.4,-1.17139,0.64977,-0.0248224,Stray clouds,11,0,0,,2237,1956,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305390086025,44.327431814745069,6966,-14.5,10,6,2014-06-27 00:14:16.737-04,21.76,17.4,-1.46039,0.935052,0.441549,Stray clouds,11,0,0,,2237,1957,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305403580889106,44.327408093959093,6967,-14,10,6,2014-06-27 00:14:19.324-04,21.69,17.4,-1.28436,0.197673,-0.70442,Stray clouds,11,0,0,,2237,1958,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6968,-13.7,5,6,2014-06-27 00:14:25.288-04,21.69,17.4,-1.34247,1.17092,0.81872,Stray clouds,11,0,0,,2237,1959,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6969,-13.7,5,6,2014-06-27 00:14:30.194-04,21.75,17.4,-1.41148,-0.655608,-1.67216,Stray clouds,11,0,0,,2237,1960,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6970,-13.7,5,6,2014-06-27 00:14:36.041-04,21.73,17.4,-1.48164,1.31642,0.804201,Stray clouds,11,0,0,,2237,1961,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6971,-13.7,5,6,2014-06-27 00:14:39.772-04,21.73,17.4,-1.46944,0.635953,0.463018,Stray clouds,11,0,0,,2237,1962,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6972,-13.7,5,6,2014-06-27 00:14:41.631-04,21.76,17.4,-1.435,0.510138,0.59337,Stray clouds,11,0,0,,2237,1963,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6973,-13.7,5,6,2014-06-27 00:14:47.299-04,21.73,17.4,-1.49794,-1.24949,-1.33542,Stray clouds,11,0,0,,2237,1964,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6974,-13.7,5,6,2014-06-27 00:14:50.125-04,21.73,17.4,-1.46597,1.72619,1.89982,Stray clouds,11,0,0,,2237,1965,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6975,-13.7,5,6,2014-06-27 00:14:52.803-04,21.67,17.4,-1.43365,1.94192,2.12468,Stray clouds,11,0,0,,2237,1966,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6976,-13.7,5,6,2014-06-27 00:14:57.887-04,21.67,17.4,-1.45736,0.637272,0.675197,Stray clouds,11,0,0,,2237,1967,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6977,-13.7,5,6,2014-06-27 00:15:01.734-04,21.68,17.4,-1.12453,-0.431069,-1.00874,Stray clouds,11,0,0,,2237,1968,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6978,-13.7,5,6,2014-06-27 00:15:05.521-04,21.68,17.4,-1.45568,-0.862231,-1.03014,Stray clouds,11,0,0,,2237,1969,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6979,-13.7,5,6,2014-06-27 00:15:08.316-04,21.76,17.4,-1.39871,-0.0850999,-0.110672,Stray clouds,11,0,0,,2237,1970,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6980,-13.7,5,6,2014-06-27 00:15:11.053-04,21.76,17.4,-1.51529,2.92966,2.94177,Stray clouds,11,0,0,,2237,1971,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6981,-13.7,5,6,2014-06-27 00:15:12.896-04,21.76,17.4,-1.38022,-0.657011,-0.822959,Stray clouds,11,0,0,,2237,1972,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6982,-13.7,5,6,2014-06-27 00:15:15.071-04,21.76,17.4,-1.54392,-1.37581,-1.35545,Stray clouds,11,0,0,,2237,1973,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305409029126167,44.327396107837558,6983,-13.7,5,6,2014-06-27 00:15:17.765-04,21.76,17.4,-1.37856,-0.527939,-0.789377,Stray clouds,11,0,0,,2237,1974,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6984,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:16:28.628-04,21.8,17.4,-1.51381,0.368625,-0.340548,Stray clouds,11,0,0,,2237,1975,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6985,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:16:33.376-04,21.79,17.4,-1.55869,1.25528,1.23463,Stray clouds,11,0,0,,2237,1976,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6986,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:16:39.418-04,21.77,17.4,-1.5074,-0.463126,-0.475171,Stray clouds,11,0,0,,2237,1977,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6987,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:16:42.705-04,21.77,17.4,-1.39941,-0.57284,-0.668208,Stray clouds,11,0,0,,2237,1978,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6988,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:16:45.832-04,21.77,17.4,-1.36555,2.61904,2.79809,Stray clouds,11,0,0,,2237,1979,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6989,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:16:49.028-04,21.77,17.4,-1.50501,-2.06617,-2.06864,Stray clouds,11,0,0,,2237,1980,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6990,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:16:51.688-04,21.74,17.4,-1.48739,-0.277808,-0.329952,Stray clouds,11,0,0,,2237,1981,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6991,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:17:00.541-04,21.76,17.4,-1.40415,0.496055,0.671633,Stray clouds,11,0,0,,2237,1982,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6992,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:17:04.893-04,21.74,17.4,-1.45477,-1.16099,-1.25133,Stray clouds,11,0,0,,2237,1983,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6993,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:17:07.286-04,21.74,17.4,-1.52336,-2.63656,-2.60109,Stray clouds,11,0,0,,2237,1984,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6994,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:17:09.836-04,21.74,17.4,-1.50883,-1.1075,-1.16053,Stray clouds,11,0,0,,2237,1985,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6995,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:17:13.365-04,21.68,17.4,-1.45012,2.1355,2.20664,Stray clouds,11,0,0,,2237,1986,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6996,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:17:16.436-04,21.68,17.4,-1.47933,-2.3575,-2.45,Stray clouds,11,0,0,,2237,1987,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305405173450708,44.328345777466893,6997,-7.70001,10,6,2014-06-27 00:17:18.737-04,21.75,17.4,-1.51038,1.30088,1.25457,Stray clouds,11,0,0,,2237,1988,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30553375184536,44.328700164332986,6998,-10.7,10,6,2014-06-27 00:17:21.108-04,21.75,17.4,-1.47979,1.38835,1.45848,Stray clouds,11,0,0,,2237,1989,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.30553375184536,44.328700164332986,6999,-10.7,10,6,2014-06-27 00:17:22.988-04,21.76,17.4,-1.28112,0.126583,0.145533,Stray clouds,11,0,0,,2237,1990,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7000,-11.1,10,6,2014-06-27 00:17:27.387-04,21.76,17.4,-1.44065,0.000473709,-0.054255,Stray clouds,11,0,0,,2237,1991,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7001,-11.1,10,6,2014-06-27 00:17:29.743-04,21.77,17.4,-1.38399,-0.296862,-0.402861,Stray clouds,11,0,0,,2237,1992,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7002,-11.1,10,6,2014-06-27 00:17:33.084-04,21.77,17.4,-1.47329,-0.414213,-0.439352,Stray clouds,11,0,0,,2237,1993,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7003,-11.1,10,6,2014-06-27 00:17:35.538-04,21.76,17.4,-1.48599,1.01334,1.15852,Stray clouds,11,0,0,,2237,1994,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7004,-11.1,10,6,2014-06-27 00:17:37.859-04,21.76,17.4,-1.39721,-0.485462,-0.570682,Stray clouds,11,0,0,,2237,1995,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7005,-11.1,10,6,2014-06-27 00:17:45.766-04,21.73,17.4,-1.43253,-0.442197,-1.18268,Stray clouds,11,0,0,,2237,1996,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7006,-11.1,10,6,2014-06-27 00:17:52.523-04,21.69,17.4,-1.43392,0.0970217,-0.62415,Stray clouds,11,0,0,,2237,1997,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7007,-11.1,10,6,2014-06-27 00:17:54.636-04,21.69,17.4,-1.50523,-0.463126,-1.20902,Stray clouds,11,0,0,,2237,1998,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7008,-11.1,10,6,2014-06-27 00:17:56.324-04,21.73,17.4,-1.21441,0.401839,-0.824603,Stray clouds,11,0,0,,2237,1999,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7009,-11.1,10,6,2014-06-27 00:18:00.587-04,21.73,17.4,-1.35132,0.511882,-0.125683,Stray clouds,11,0,0,,2237,2000,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7010,-11.1,10,6,2014-06-27 00:18:03.21-04,21.72,17.4,-1.3924,0.322167,-0.314455,Stray clouds,11,0,0,,2237,2001,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7011,-11.1,10,6,2014-06-27 00:18:06.524-04,21.69,17.4,-1.40888,0.376929,-0.101575,Stray clouds,11,0,0,,2237,2002,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7012,-11.1,10,6,2014-06-27 00:18:11.146-04,21.69,17.4,-1.31707,-1.18343,-2.2301,Stray clouds,11,0,0,,2237,2003,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7013,-11.1,10,6,2014-06-27 00:18:14.533-04,21.69,17.4,-1.32929,-0.353809,-1.53694,Stray clouds,11,0,0,,2237,2004,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7014,-11.1,10,6,2014-06-27 00:18:17.698-04,21.67,17.4,-1.33606,-0.278089,-1.38438,Stray clouds,11,0,0,,2237,2005,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.305528471246362,44.328731931746006,7015,-11.1,10,6,2014-06-27 00:18:20.857-04,21.67,17.4,-1.34102,0.142175,-0.616078,Stray clouds,11,0,0,,2237,2006,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,25,88
-68.300157209999995,44.241207780000003,7130,-18,3,11,2014-06-27 00:07:27.099-04,21.17,19.3,-1.51068,2.71728,-3.04932,Clear,9,0,0,,2275,1931,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.300157209999995,44.241207780000003,7131,-18,3,11,2014-06-27 00:07:29.305-04,21.22,19.3,-1.50677,0.802298,1.32351,Clear,9,0,0,,2275,1932,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.300157209999995,44.241207780000003,7132,-18,3,11,2014-06-27 00:07:31.454-04,21.22,19.6,-1.51285,1.42717,1.94348,Clear,9,0,0,,2275,1933,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299940789999994,44.241556869999997,7133,-16,3,12,2014-06-27 00:08:06.728-04,21.21,19.6,-1.51162,-2.89992,-2.39017,Clear,9,0,0,,2275,1934,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299927139999994,44.24156223,7134,-17,3,12,2014-06-27 00:08:13.393-04,21.19,19.6,-1.53021,-0.689709,-0.180594,Clear,9,0,0,,2275,1935,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29978878,44.24173099,7135,-16,3,12,2014-06-27 00:08:46.2-04,21.23,19.6,-1.44159,0.202721,0.731701,Clear,9,0,0,,2275,1936,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29978878,44.24173099,7136,-16,3,12,2014-06-27 00:08:47.426-04,21.23,19.6,-1.47826,0.73632,1.26082,Clear,9,0,0,,2275,1937,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29978878,44.24173099,7137,-16,3,12,2014-06-27 00:08:49.789-04,21.25,19.6,-1.41278,2.49732,3.01377,Clear,9,0,0,,2275,1938,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29978878,44.24173099,7138,-16,3,12,2014-06-27 00:08:51.536-04,21.22,19.6,-1.44648,1.07866,1.60356,Clear,9,0,0,,2275,1939,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29978878,44.24173099,7139,-16,3,12,2014-06-27 00:08:54.951-04,21.21,19.6,-1.46988,0.792535,1.31477,Clear,9,0,0,,2275,1940,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299773689999995,44.241742019999997,7140,-16,3,12,2014-06-27 00:08:57.13-04,21.21,19.3,-1.44528,0.303618,0.829048,Clear,9,0,0,,2275,1941,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299751049999998,44.241769619999999,7141,-16,3,12,2014-06-27 00:08:59.44-04,21.21,19.3,-1.43386,0.61084,1.13727,Clear,9,0,0,,2275,1942,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299726309999997,44.24179841,7142,-16,3,12,2014-06-27 00:09:01.425-04,21.21,19.6,-1.4455,0.962902,1.48646,Clear,9,0,0,,2275,1943,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299726309999997,44.24179841,7143,-16,3,12,2014-06-27 00:09:02.61-04,21.21,19.6,-1.44887,1.08154,1.60452,Clear,9,0,0,,2275,1944,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299690119999994,44.24184073,7144,-16,3,12,2014-06-27 00:09:03.661-04,21.21,19.6,-1.52138,1.22618,1.74353,Clear,9,0,0,,2275,1945,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299690119999994,44.24184073,7145,-16,3,12,2014-06-27 00:09:04.869-04,21.21,19.6,-1.50355,1.75472,2.27192,Clear,9,0,0,,2275,1946,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299636879999994,44.241903100000002,7146,-16,3,12,2014-06-27 00:09:06.288-04,21.22,19.6,-1.51398,1.24167,1.76141,Clear,9,0,0,,2275,1947,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299636879999994,44.241903100000002,7147,-16,3,12,2014-06-27 00:09:07.392-04,21.22,19.6,-1.48223,0.485972,1.01041,Clear,9,0,0,,2275,1948,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299636879999994,44.241903100000002,7148,-16,3,12,2014-06-27 00:09:08.645-04,21.23,19.6,-1.40134,0.314086,0.848474,Clear,9,0,0,,2275,1949,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299497549999998,44.242076599999997,7149,-16,3,12,2014-06-27 00:09:09.684-04,21.23,19.3,-1.47911,-2.16364,-1.65342,Clear,9,0,0,,2275,1950,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299497549999998,44.242076599999997,7150,-16,3,12,2014-06-27 00:09:10.816-04,21.23,19.3,-1.54183,1.43469,1.95391,Clear,9,0,0,,2275,1951,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299446549999999,44.242176579999999,7151,-16,3,12,2014-06-27 00:09:12.118-04,21.24,19.3,-1.46377,-0.200214,0.320527,Clear,9,0,0,,2275,1952,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.305066640000007,44.331139749999998,7202,6,15,6,2014-06-27 00:21:51.011-04,21.72,17,-1.47741,1.5502,-1.09903,Stray clouds,11,0,0,,2237,2766,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.305066640000007,44.331139749999998,7203,6,15,6,2014-06-27 00:21:53.062-04,21.76,17,-1.44979,1.60895,1.23949,Stray clouds,11,0,0,,2237,2767,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.305066640000007,44.331139749999998,7204,6,15,6,2014-06-27 00:21:57.499-04,21.76,17.7,-1.48384,0.958132,1.25405,Stray clouds,11,0,0,,2237,2768,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.305066640000007,44.331139749999998,7205,6,15,6,2014-06-27 00:21:58.773-04,21.78,17.7,-1.44088,1.14257,1.55776,Stray clouds,11,0,0,,2237,2769,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.305066640000007,44.331139749999998,7206,6,15,6,2014-06-27 00:22:06.16-04,21.78,18.6,-1.55328,0.0141539,0.261068,Stray clouds,11,0,0,,2237,2770,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.305066640000007,44.331139749999998,7207,6,15,6,2014-06-27 00:22:09.884-04,21.76,18.6,-1.55605,0.626803,-2.6452,Stray clouds,11,0,0,,2237,2771,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.305066640000007,44.331139749999998,7208,6,15,6,2014-06-27 00:22:13.589-04,21.76,17.7,-1.43078,2.62977,-1.03442,Stray clouds,11,0,0,,2237,2772,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.305066640000007,44.331139749999998,7209,6,15,6,2014-06-27 00:22:16.444-04,21.66,17.4,-1.47214,2.41039,-1.02079,Stray clouds,11,0,0,,2237,2773,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.29300379,44.329333609999999,7210,62,18,5,2014-06-27 00:27:31.585-04,21.67,18,-1.45863,1.9319,-1.39181,Stray clouds,11,0,0,,2237,2774,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.293235629999998,44.32917279,7211,63,11,9,2014-06-27 00:28:10.489-04,21.62,18,-1.42624,2.19981,-0.359119,Stray clouds,11,0,0,,2237,2775,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.293268490000003,44.32917124,7212,61,10,8,2014-06-27 00:28:24.377-04,21.61,18,-1.51051,1.31591,1.8483,Stray clouds,11,0,0,,2237,2776,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.292952720000002,44.329319900000002,7213,75,15,8,2014-06-27 00:28:53.657-04,21.62,18,-1.42593,2.64765,-1.94764,Stray clouds,11,0,0,,2237,2777,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.291134150000005,44.32534106,7214,75,12,10,2014-06-27 00:30:32.919-04,21.47,18,-1.42108,2.01509,-2.31405,Stray clouds,11,0,0,,2237,2778,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.291108300000005,44.325286599999998,7215,75,10,10,2014-06-27 00:30:45.706-04,21.58,18,-1.49787,1.50518,-2.35821,Stray clouds,11,0,0,,2237,2779,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.291083869999994,44.325263509999999,7216,76,12,10,2014-06-27 00:30:51.086-04,21.53,17.7,-1.48469,1.12039,-2.74161,Stray clouds,11,0,0,,2237,2780,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.291044170000006,44.325294540000002,7217,69,11,10,2014-06-27 00:30:56.08-04,21.54,17.7,-1.46152,2.10161,2.67795,Stray clouds,11,0,0,,2237,2781,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.291051760000002,44.325299399999999,7218,70,11,10,2014-06-27 00:31:00.618-04,21.58,17.7,-1.49294,2.24875,2.82233,Stray clouds,11,0,0,,2237,2782,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.291036939999998,44.325329240000002,7219,71,10,5,2014-06-27 00:37:54.248-04,21.51,17.4,-1.42231,2.32427,-2.15995,Stray clouds,11,0,0,,2237,335,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290052220000007,44.323113220000003,7220,55,9,9,2014-06-27 00:39:01.816-04,21.49,18,-1.44476,2.10193,-1.98968,Stray clouds,11,0,0,,2237,336,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290052220000007,44.323113220000003,7221,55,9,9,2014-06-27 00:39:05.576-04,21.48,18,-1.39085,1.20551,-2.57682,Stray clouds,11,0,0,,2237,337,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290057950000005,44.323088939999998,7222,52,10,9,2014-06-27 00:39:09.187-04,21.48,18,-1.32993,1.31739,-2.15804,Stray clouds,11,0,0,,2237,338,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290068829999996,44.323050129999999,7223,50,10,9,2014-06-27 00:39:13.335-04,21.47,18,-1.39673,0.882211,-2.1987,Stray clouds,11,0,0,,2237,339,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290068149999996,44.323013019999998,7224,50,10,9,2014-06-27 00:39:18.069-04,21.54,18,-1.37713,0.687761,-2.91258,Stray clouds,11,0,0,,2237,340,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290065709999993,44.322996009999997,7225,49,9,9,2014-06-27 00:39:19.909-04,21.52,18,-1.49658,1.47707,-1.78955,Stray clouds,11,0,0,,2237,341,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290061890000004,44.322956750000003,7226,49,11,9,2014-06-27 00:39:23.32-04,21.56,18,-1.34158,0.443848,-2.89678,Stray clouds,11,0,0,,2237,342,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290054949999998,44.322891820000002,7227,48,11,10,2014-06-27 00:39:29.164-04,21.51,18,-1.51688,0.963265,-2.4437,Stray clouds,11,0,0,,2237,343,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290043539999999,44.322871329999998,7228,49,11,10,2014-06-27 00:39:32.462-04,21.52,18,-1.43372,1.8909,-1.67583,Stray clouds,11,0,0,,2237,344,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290038789999997,44.322833279999998,7229,47,11,10,2014-06-27 00:39:35.554-04,21.52,18,-1.52991,1.1642,-2.53492,Stray clouds,11,0,0,,2237,345,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290046930000003,44.322817280000002,7230,47,11,10,2014-06-27 00:39:38.406-04,21.53,18,-1.45743,0.875885,-2.78887,Stray clouds,11,0,0,,2237,346,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290055370000005,44.322782689999997,7231,50,11,10,2014-06-27 00:39:41.337-04,21.53,18,-1.38162,0.357173,-3.12799,Stray clouds,11,0,0,,2237,347,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290050289999996,44.322762750000003,7232,50,11,10,2014-06-27 00:39:43.537-04,21.51,18,-1.35812,0.495788,-2.9068,Stray clouds,11,0,0,,2237,348,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88

-68.290035959999997,44.32273902,7233,50,10,10,2014-06-27 00:39:45.266-04,21.51,18,-1.40726,0.950327,-2.67084,Stray clouds,11,0,0,,2237,349,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290024759999994,44.322715870000003,7234,49,10,10,2014-06-27 00:39:46.873-04,21.55,18,-1.37274,0.295323,2.93176,Stray clouds,11,0,0,,2237,350,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290013830000007,44.322692979999999,7235,49,10,10,2014-06-27 00:39:50.478-04,21.45,18,-1.20929,0.546963,-3.13073,Stray clouds,11,0,0,,2237,351,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289991130000004,44.322648190000002,7236,53,9,10,2014-06-27 00:40:01.861-04,21.58,18,-1.3475,0.589873,-2.94628,Stray clouds,11,0,0,,2237,352,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289965409999994,44.322607509999997,7237,53,9,10,2014-06-27 00:40:05.525-04,21.57,18,-1.41348,0.796256,-2.56776,Stray clouds,11,0,0,,2237,353,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289946299999997,44.32255319,7238,52,9,10,2014-06-27 00:40:09.166-04,21.57,18,-1.19057,0.895828,-2.60941,Stray clouds,11,0,0,,2237,354,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289932930000006,44.322525509999998,7239,52,9,10,2014-06-27 00:40:11.791-04,21.65,18,-1.54887,1.69256,-1.75125,Stray clouds,11,0,0,,2237,355,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289917119999998,44.322474069999998,7240,51,10,10,2014-06-27 00:40:16.09-04,21.6,18,-1.47995,2.10342,-1.53396,Stray clouds,11,0,0,,2237,356,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.28989086,44.322425959999997,7241,52,10,10,2014-06-27 00:40:19.128-04,21.6,18,-1.51766,2.02803,-1.39458,Stray clouds,11,0,0,,2237,357,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289850009999995,44.32236219,7242,52,10,10,2014-06-27 00:40:26.147-04,21.6,18,-1.39645,1.45224,-2.20182,Stray clouds,11,0,0,,2237,358,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289832529999998,44.322322229999997,7243,53,10,10,2014-06-27 00:40:29.824-04,21.59,18,-1.51434,1.72688,-1.85371,Stray clouds,11,0,0,,2237,359,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.28982947,44.322301199999998,7244,53,10,10,2014-06-27 00:40:32.103-04,21.59,18,-1.50728,2.67419,-0.773698,Stray clouds,11,0,0,,2237,360,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289795859999998,44.32226431,7245,52,10,10,2014-06-27 00:40:34.598-04,21.62,18,-1.42762,2.17791,2.73387,Stray clouds,11,0,0,,2237,361,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289780129999997,44.322283400000003,7246,52,10,10,2014-06-27 00:40:36.887-04,21.62,18,-1.26369,2.07408,2.83189,Stray clouds,11,0,0,,2237,362,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289798809999994,44.322314779999999,7247,52,10,10,2014-06-27 00:40:40.024-04,21.57,18,-1.44692,0.189424,0.903958,Stray clouds,11,0,0,,2237,363,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289845380000003,44.322381749999998,7248,51,11,10,2014-06-27 00:40:43.573-04,21.57,18,-1.4253,1.95819,2.78311,Stray clouds,11,0,0,,2237,364,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.28985987,44.322412890000003,7249,49,10,10,2014-06-27 00:40:45.734-04,21.57,18,-1.49644,1.16564,1.86974,Stray clouds,11,0,0,,2237,365,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289884310000005,44.322471970000002,7250,51,10,10,2014-06-27 00:40:49.048-04,21.55,18,-1.39501,2.11632,3.02375,Stray clouds,11,0,0,,2237,366,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289905529999999,44.322501699999997,7251,51,10,10,2014-06-27 00:40:51.844-04,21.55,18,-1.44753,2.10345,2.81633,Stray clouds,11,0,0,,2237,367,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289930569999996,44.32253146,7252,52,10,10,2014-06-27 00:40:53.494-04,21.56,18,-1.44307,0.769077,1.42702,Stray clouds,11,0,0,,2237,368,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289949989999997,44.322558989999997,7253,51,10,10,2014-06-27 00:40:56.018-04,21.56,18,-1.41802,1.16555,2.06568,Stray clouds,11,0,0,,2237,369,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.28997932,44.322618839999997,7254,53,10,10,2014-06-27 00:40:58.891-04,21.63,18,-1.33873,0.818104,1.84076,Stray clouds,11,0,0,,2237,370,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.28998781,44.322648409999999,7255,54,10,10,2014-06-27 00:41:01.782-04,21.63,18,-1.4625,1.61515,2.41537,Stray clouds,11,0,0,,2237,371,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289990959999997,44.3226777,7256,55,10,10,2014-06-27 00:41:03.9-04,21.61,18,-1.43955,1.62372,2.46173,Stray clouds,11,0,0,,2237,372,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.29000911,44.322755110000003,7257,55,10,10,2014-06-27 00:41:08.509-04,21.62,18,-1.4069,1.38181,2.28964,Stray clouds,11,0,0,,2237,373,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290011879999994,44.32277843,7258,55,10,10,2014-06-27 00:41:11.645-04,21.62,18,-1.52703,1.31031,1.83301,Stray clouds,11,0,0,,2237,374,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290014979999995,44.322798769999999,7259,54,10,10,2014-06-27 00:41:13.412-04,21.61,18,-1.52013,1.67735,2.03185,Stray clouds,11,0,0,,2237,375,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290027609999996,44.32282154,7260,54,10,10,2014-06-27 00:41:15.681-04,21.61,18,-1.43784,1.46327,1.99839,Stray clouds,11,0,0,,2237,376,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290058579999993,44.322877099999999,7261,55,10,10,2014-06-27 00:41:18.603-04,21.68,18,-1.50139,1.5867,2.10285,Stray clouds,11,0,0,,2237,377,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290071139999995,44.322907,7262,55,10,10,2014-06-27 00:41:21.942-04,21.68,18,-1.55484,1.37227,1.80991,Stray clouds,11,0,0,,2237,378,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290080970000005,44.322936810000002,7263,54,9,10,2014-06-27 00:41:23.754-04,21.69,18,-1.4849,1.26864,1.85398,Stray clouds,11,0,0,,2237,379,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290101030000002,44.322991049999999,7264,53,9,10,2014-06-27 00:41:26.836-04,21.69,18,-1.54289,0.328464,0.828864,Stray clouds,11,0,0,,2237,380,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290111719999999,44.323019449999997,7265,53,9,10,2014-06-27 00:41:29.284-04,21.68,18,-1.42258,1.60278,2.19655,Stray clouds,11,0,0,,2237,381,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290118309999997,44.323046079999997,7266,53,9,10,2014-06-27 00:41:31.394-04,21.68,18,-1.46694,0.883392,1.49974,Stray clouds,11,0,0,,2237,382,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.290144560000002,44.323090409999999,7267,52,9,10,2014-06-27 00:41:36.113-04,21.68,18,-1.41222,1.02252,2.28375,Stray clouds,11,0,0,,2237,383,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289072599999997,44.319609389999997,7268,56,10,10,2014-06-27 00:42:38.7-04,21.52,17.7,-1.49496,2.82885,0.372243,Stray clouds,11,0,0,,2237,384,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289057200000002,44.31966896,7269,58,10,10,2014-06-27 00:42:46.52-04,21.52,17.4,-1.43091,2.88565,2.59717,Stray clouds,11,0,0,,2237,385,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289126690000003,44.319811110000003,7270,58,10,10,2014-06-27 00:42:58.006-04,21.64,17.4,-1.42548,2.48603,2.60674,Stray clouds,11,0,0,,2237,386,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289155149999999,44.31989068,7271,56,10,10,2014-06-27 00:43:03.106-04,21.6,17.4,-1.51283,-0.155939,-0.361419,Stray clouds,11,0,0,,2237,387,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289176639999994,44.31993903,7272,58,10,10,2014-06-27 00:43:07.725-04,21.63,17.7,-1.45491,2.89944,2.98909,Stray clouds,11,0,0,,2237,388,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289189820000004,44.319987480000002,7273,58,11,10,2014-06-27 00:43:10.96-04,21.63,17.4,-1.48761,2.49126,2.6949,Stray clouds,11,0,0,,2237,389,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.28920309,44.320046830000003,7274,56,10,10,2014-06-27 00:43:14.925-04,21.6,17.4,-1.43097,2.29723,2.66058,Stray clouds,11,0,0,,2237,390,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289222980000005,44.320071900000002,7275,53,10,10,2014-06-27 00:43:19.927-04,21.63,17.4,-1.37325,3.08574,-0.253684,Stray clouds,11,0,0,,2237,391,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289200339999994,44.320005180000003,7276,51,10,10,2014-06-27 00:43:22.6-04,21.64,17.4,-1.34836,2.73698,-0.849625,Stray clouds,11,0,0,,2237,392,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289173079999998,44.319950329999998,7277,49,10,10,2014-06-27 00:43:26.851-04,21.57,17.4,-1.36615,2.02747,-1.75081,Stray clouds,11,0,0,,2237,393,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289147869999994,44.319898309999999,7278,48,10,10,2014-06-27 00:43:30.657-04,21.57,17.4,-1.44571,1.57511,-1.61597,Stray clouds,11,0,0,,2237,394,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289140500000002,44.319876120000004,7279,49,10,10,2014-06-27 00:43:32.894-04,21.62,17.4,-1.5042,0.644493,-2.60725,Stray clouds,11,0,0,,2237,395,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289126809999999,44.319851659999998,7280,50,10,10,2014-06-27 00:43:35.289-04,21.62,17.4,-1.42697,2.049,-1.30896,Stray clouds,11,0,0,,2237,396,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289120609999998,44.319824259999997,7281,50,10,10,2014-06-27 00:43:37.515-04,21.62,17.4,-1.35625,1.88173,-1.18786,Stray clouds,11,0,0,,2237,397,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289110219999998,44.319799039999999,7282,52,10,10,2014-06-27 00:43:40.001-04,21.62,17.4,-1.56189,-2.82612,0.372405,Stray clouds,11,0,0,,2237,398,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.28908921,44.319748410000003,7283,52,10,10,2014-06-27 00:43:43.106-04,21.66,17.4,-1.4743,1.25248,-1.93597,Stray clouds,11,0,0,,2237,399,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.289081379999999,44.319697849999997,7284,51,10,10,2014-06-27 00:43:48.338-04,21.6,17.4,-1.53618,0.463763,-2.38245,Stray clouds,11,0,0,,2237,400,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.288033979999994,44.318352670000003,7285,49,9,10,2014-06-27 00:45:03.06-04,21.63,17,-1.46896,2.57796,0.571631,Stray clouds,11,0,0,,2237,401,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.288033979999994,44.318352670000003,7286,49,9,10,2014-06-27 00:45:08.233-04,21.66,17,-1.45883,1.37079,-1.69584,Stray clouds,11,0,0,,2237,402,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.288030449999994,44.318281669999998,7287,50,10,11,2014-06-27 00:45:13.207-04,21.65,17,-1.41985,2.61122,-0.602474,Stray clouds,11,0,0,,2237,403,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.288025770000004,44.3182282,7288,50,10,11,2014-06-27 00:45:17.912-04,21.64,17,-1.42193,2.07939,-1.33526,Stray clouds,11,0,0,,2237,404,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.288008219999995,44.318155249999997,7289,52,10,11,2014-06-27 00:45:23.061-04,21.63,17,-1.43837,1.55321,-1.24322,Stray clouds,11,0,0,,2237,405,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.288016959999993,44.318105629999998,7290,48,11,11,2014-06-27 00:45:26.674-04,21.63,17,-1.43543,2.34346,-0.457139,Stray clouds,11,0,0,,2237,406,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.28804857,44.318065879999999,7291,49,11,11,2014-06-27 00:45:30.743-04,21.64,17,-1.43088,0.990694,-1.09324,Stray clouds,11,0,0,,2237,407,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.28804857,44.318065879999999,7292,49,11,11,2014-06-27 00:45:33.179-04,21.72,17,-1.37403,1.42438,1.99677,Stray clouds,11,0,0,,2237,408,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.2880313,44.318098669999998,7293,53,10,10,2014-06-27 00:45:38.142-04,21.63,17,-1.47432,2.15123,2.6561,Stray clouds,11,0,0,,2237,409,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.287999049999996,44.31816431,7294,55,10,10,2014-06-27 00:45:42.522-04,21.65,17,-1.4326,1.68243,2.37872,Stray clouds,11,0,0,,2237,410,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.278583069999996,44.29794649,7295,8,17,7,2014-06-27 00:49:11.38-04,21.43,17,-1.46968,1.18396,-2.25953,Stray clouds,11,0,0,,2237,411,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.27029383,44.291491049999998,7296,5,10,10,2014-06-27 00:52:13.478-04,21.6,17.7,-1.45313,2.01003,-2.17101,Stray clouds,11,0,0,,2237,412,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.270210309999996,44.291485180000002,7297,7,10,9,2014-06-27 00:52:23.742-04,21.53,17.7,-1.46828,2.31682,-1.79131,Stray clouds,11,0,0,,2237,413,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.270018539999995,44.291426889999997,7298,3,10,10,2014-06-27 00:52:33.73-04,21.56,17.7,-1.48419,1.69898,-2.42127,Stray clouds,11,0,0,,2237,414,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.269805509999998,44.291395199999997,7299,5,10,10,2014-06-27 00:52:45.962-04,21.58,17.7,-1.45427,2.43746,-2.02627,Stray clouds,11,0,0,,2237,415,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.269695139999996,44.29139911,7300,5,10,10,2014-06-27 00:53:08.341-04,21.53,17.7,-1.4386,2.0227,-2.5307,Stray clouds,11,0,0,,2237,416,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.269699360000004,44.29138778,7301,6,10,10,2014-06-27 00:53:16.075-04,21.66,17.7,-1.40902,1.84996,1.37533,Stray clouds,11,0,0,,2237,417,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.269841229999997,44.291409399999999,7302,9,11,10,2014-06-27 00:53:25.351-04,21.66,17.7,-1.43848,2.66881,1.68385,Stray clouds,11,0,0,,2237,418,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.269996969999994,44.291397340000003,7303,10,11,10,2014-06-27 00:53:31.052-04,21.6,17.7,-1.40219,2.60604,1.74682,Stray clouds,11,0,0,,2237,419,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.270077369999996,44.29141834,7304,7,11,9,2014-06-27 00:53:34.881-04,21.58,17.7,-1.40468,2.89018,2.1301,Stray clouds,11,0,0,,2237,420,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.270181429999994,44.29142161,7305,6,11,9,2014-06-27 00:53:39.802-04,21.62,17.7,-1.48088,2.99679,1.78317,Stray clouds,11,0,0,,2237,421,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.237070680000002,44.303237459999998,7306,31,10,10,2014-06-27 00:58:38.537-04,21.62,18,-1.47156,1.86757,2.81156,Stray clouds,11,0,0,,2237,422,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.237058070000003,44.303238720000003,7307,31,10,10,2014-06-27 00:58:42.417-04,21.55,18,-1.45306,2.97241,-1.05546,Stray clouds,11,0,0,,2237,423,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.237074579999998,44.30325749,7308,34,10,10,2014-06-27 00:58:46.228-04,21.58,18,-1.52279,1.54025,2.27911,Stray clouds,11,0,0,,2237,424,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.237068809999997,44.303248289999999,7309,34,10,10,2014-06-27 00:58:51.544-04,21.66,18,-1.54114,-1.23207,-1.24722,Stray clouds,11,0,0,,2237,425,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.232124720000002,44.30044745,7310,54,17,7,2014-06-27 01:00:05.399-04,21.61,18.3,-1.41634,2.2785,-1.65276,Stray clouds,11,0,0,,2237,426,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.232121390000003,44.300475059999997,7311,57,19,7,2014-06-27 01:00:10.273-04,21.62,18.3,-1.31867,2.5497,-0.265057,Stray clouds,11,0,0,,2237,427,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.23215922,44.300447220000002,7312,59,12,7,2014-06-27 01:00:16.819-04,21.68,18.3,-1.40863,2.48305,0.937534,Stray clouds,11,0,0,,2237,428,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.227674190000002,44.299330759999997,7313,51,10,12,2014-06-27 01:01:14.36-04,21.62,18.3,-1.43991,2.60116,2.5679,Stray clouds,11,0,0,,2237,429,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.22759653,44.299262319999997,7314,56,10,12,2014-06-27 01:01:33.427-04,21.6,18.3,-1.49279,2.54955,-2.09619,Stray clouds,11,0,0,,2237,430,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.22759653,44.299262319999997,7315,56,10,12,2014-06-27 01:01:38.558-04,21.62,18.3,-1.44392,2.04802,1.74612,Stray clouds,11,0,0,,2237,431,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.22759653,44.299262319999997,7316,56,10,12,2014-06-27 01:01:43.497-04,21.63,18.3,-1.44139,2.44224,2.50542,Stray clouds,11,0,0,,2237,432,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.22759653,44.299262319999997,7317,56,10,12,2014-06-27 01:01:48.463-04,21.68,18.3,-1.48053,2.22862,2.26479,Stray clouds,11,0,0,,2237,433,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.227602619999999,44.299253989999997,7318,53,9,11,2014-06-27 01:01:54.415-04,21.67,18.3,-1.42448,2.46852,2.54941,Stray clouds,11,0,0,,2237,434,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.222562710000005,44.304923440000003,7319,21,13,10,2014-06-27 01:03:26.696-04,21.66,18.3,-1.52202,-2.58105,-2.85728,Stray clouds,11,0,0,,2237,435,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.222502969999994,44.30487773,7320,19,13,10,2014-06-27 01:03:30.695-04,21.58,18.3,-1.40207,2.67036,2.70804,Stray clouds,11,0,0,,2237,436,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.222517429999996,44.304850010000003,7321,14,11,10,2014-06-27 01:03:36.627-04,21.63,18.3,-1.42845,1.9183,2.15242,Stray clouds,11,0,0,,2237,437,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.22250667,44.3048676,7322,14,11,10,2014-06-27 01:03:41.64-04,21.63,18.3,-1.43902,2.35149,2.4448,Stray clouds,11,0,0,,2237,438,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.222524219999997,44.304878619999997,7323,14,12,8,2014-06-27 01:03:45.424-04,21.67,18.3,-1.44299,2.87242,2.80379,Stray clouds,11,0,0,,2237,439,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.2212739,44.30931221000002,7324,4,12,9,2014-06-27 01:04:56.1-04,21.61,18.3,-1.47444,2.70405,2.64858,Stray clouds,11,0,0,,2237,440,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.221195179999995,44.309363939999997,7325,3,11,9,2014-06-27 01:05:03.603-04,21.54,18.3,-1.43498,2.88097,2.81612,Stray clouds,11,0,0,,2237,441,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.221181720000004,44.309380019999999,7326,4,12,9,2014-06-27 01:05:06.088-04,21.64,18.3,-1.5407,2.04361,1.92429,Stray clouds,11,0,0,,2237,442,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.221110539999998,44.30941894,7327,6,11,9,2014-06-27 01:05:10.682-04,21.62,18.3,-1.49672,3.07962,2.91591,Stray clouds,11,0,0,,2237,443,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.221075310000003,44.309463890000004,7328,9,11,9,2014-06-27 01:05:14.97-04,21.62,18.3,-1.42997,2.98806,2.89125,Stray clouds,11,0,0,,2237,444,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.221030409999997,44.309489929999998,7329,9,12,9,2014-06-27 01:05:19.818-04,21.6,18.3,-1.47075,-2.8813,-3.116,Stray clouds,11,0,0,,2237,445,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.221010879999994,44.309505309999999,7330,7,12,8,2014-06-27 01:05:22.223-04,21.62,18.3,-1.52648,-1.98355,-2.32923,Stray clouds,11,0,0,,2237,446,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.220979760000006,44.309545569999997,7331,6,11,8,2014-06-27 01:05:24.898-04,21.62,18.3,-1.46629,-3.01365,3.07135,Stray clouds,11,0,0,,2237,447,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.220951940000006,44.309597449999998,7332,8,11,9,2014-06-27 01:05:28.616-04,21.64,18.3,-1.51101,1.86029,1.85183,Stray clouds,11,0,0,,2237,448,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.220951940000006,44.309597449999998,7333,8,11,9,2014-06-27 01:05:30.422-04,21.66,18.3,-1.33699,2.46786,2.65346,Stray clouds,11,0,0,,2237,449,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.220931899999997,44.309651129999999,7334,8,11,9,2014-06-27 01:05:33.036-04,21.66,18.3,-1.46438,2.68704,2.64909,Stray clouds,11,0,0,,2237,450,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.220909680000005,44.309668440000003,7335,8,11,9,2014-06-27 01:05:35.45-04,21.6,18.3,-1.36299,-2.85524,-3.10672,Stray clouds,11,0,0,,2237,451,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.220893169999997,44.309694579999999,7336,11,11,9,2014-06-27 01:05:37.544-04,21.6,18.3,-1.43957,2.90119,2.82626,Stray clouds,11,0,0,,2237,452,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.22081826,44.309732259999997,7337,8,11,9,2014-06-27 01:05:43.646-04,21.64,18.3,-1.478,-2.61468,-2.91659,Stray clouds,11,0,0,,2237,453,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.220757849999998,44.309795989999998,7338,10,10,9,2014-06-27 01:05:49.028-04,21.62,18.3,-1.46933,1.27916,1.44281,Stray clouds,11,0,0,,2237,454,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.220686999999998,44.30992414,7339,13,15,9,2014-06-27 01:06:04.46-04,21.55,18.3,-1.5008,2.31077,2.28419,Stray clouds,11,0,0,,2237,455,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.3,4,27,88
-68.220595560000007,44.309970409999998,7340,13,11,9,2014-06-27 01:06:12.471-04,21.58,18.3,-1.47645,2.16579,2.22359,Stray clouds,11,0,0,,2237,456,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.3,4,27,88
-68.220489079999993,44.309997439999997,7341,13,10,9,2014-06-27 01:06:18.465-04,21.5,18.3,-1.4033,1.95676,2.24127,Stray clouds,11,0,0,,2237,457,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.3,4,27,88
-68.220408820000003,44.3100467,7342,11,10,9,2014-06-27 01:06:24.469-04,21.51,18.3,-1.43987,1.06873,1.34736,Stray clouds,11,0,0,,2237,458,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.3,4,27,88
-68.220324050000002,44.310093170000002,7343,8,10,9,2014-06-27 01:06:30.506-04,21.5,18.3,-1.4001,0.281245,0.159875,Stray clouds,11,0,0,,2237,459,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.3,4,27,88
-68.22025447,44.310139970000002,7344,7,10,9,2014-06-27 01:06:36.501-04,21.52,18,-1.33837,1.48658,2.10789,Stray clouds,11,0,0,,2237,460,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.3,4,27,88
-68.220171399999998,44.310213089999998,7345,7,10,9,2014-06-27 01:06:44.488-04,21.55,18,-1.38568,1.97117,2.28944,Stray clouds,11,0,0,,2237,461,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.3,4,27,88
-68.22012248,44.310282549999997,7346,5,10,9,2014-06-27 01:06:50.483-04,21.52,18,-1.49537,-2.88429,-3.11654,Stray clouds,11,0,0,,2237,462,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.3,4,27,88
-68.220045240000005,44.310356349999999,7347,8,10,9,2014-06-27 01:06:58.483-04,21.57,18,-1.441,2.33094,2.42651,Stray clouds,11,0,0,,2237,463,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.3,4,27,88
-68.220008300000003,44.310440290000003,7348,6,10,9,2014-06-27 01:07:06.501-04,21.55,18,-1.46913,2.79769,2.72518,Stray clouds,11,0,0,,2237,464,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.3,4,27,88
-68.219958379999994,44.310532469999998,7349,7,11,9,2014-06-27 01:07:14.478-04,21.52,18,-1.43786,2.53069,2.57299,Stray clouds,11,0,0,,2237,465,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.3,4,27,88
-68.219883620000004,44.310577809999998,7350,7,10,8,2014-06-27 01:07:20.484-04,21.54,18,-1.4531,0.270336,0.0814908,Stray clouds,11,0,0,,2237,466,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.3,4,27,88
-68.219782769999995,44.31062009,7351,8,10,8,2014-06-27 01:07:28.473-04,21.49,18,-1.37337,2.19613,2.45219,Stray clouds,11,0,0,,2237,467,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.3,4,27,88
-68.219692230000007,44.310673899999998,7352,11,10,9,2014-06-27 01:07:36.478-04,21.53,18,-1.40511,2.37419,2.51518,Stray clouds,11,0,0,,2237,468,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.3,4,27,88
-68.21962533,44.310728060000002,7353,12,10,9,2014-06-27 01:07:42.486-04,21.54,18,-1.41896,2.4788,2.56412,Stray clouds,11,0,0,,2237,469,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.3,4,27,88
-68.219516040000002,44.310798339999998,7354,11,11,10,2014-06-27 01:09:34.467-04,21.52,17.7,-1.4304,1.8765,2.11572,Stray clouds,11,0,0,,2237,470,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.3,4,27,88
-68.219430889999998,44.310854390000003,7355,10,11,10,2014-06-27 01:09:38.468-04,21.55,17.7,-1.48294,3.10988,2.94742,Stray clouds,11,0,0,,2237,471,a3465ddfeb5a2ad3,1,16,0.3,4,27,88
-68.219354190000004,44.310895350000003,7356,9,11,9,2014-06-27 01:09:42.474-04,21.53,17.7,-1.49401,1.03886,1.07056,Stray clouds,11,0,0,,2237,472,a3465ddfeb5a2ad3,1,17,0.3,4,27,88
-68.219269780000005,44.31091139,7357,10,12,9,2014-06-27 01:09:46.501-04,21.53,17.7,-1.39865,2.38926,2.53421,Stray clouds,11,0,0,,2237,473,a3465ddfeb5a2ad3,1,18,0.3,4,27,88
-68.219196420000003,44.31095268,7358,12,12,9,2014-06-27 01:09:50.465-04,21.49,17.4,-1.54122,1.64099,1.52679,Stray clouds,11,0,0,,2237,474,a3465ddfeb5a2ad3,1,19,0.3,4,27,88
-68.219121569999999,44.31099108,7359,11,12,9,2014-06-27 01:09:54.457-04,21.6,17.7,-1.35466,2.78067,2.8121,Stray clouds,11,0,0,,2237,475,a3465ddfeb5a2ad3,1,20,0.3,4,27,88
-68.21905581,44.311046670000003,7360,15,12,9,2014-06-27 01:09:58.466-04,21.54,17.7,-1.42816,2.06947,2.26421,Stray clouds,11,0,0,,2237,476,a3465ddfeb5a2ad3,1,21,0.3,4,27,88
-68.218947689999993,44.311093079999999,7361,13,12,10,2014-06-27 01:10:04.488-04,21.55,17.4,-1.43871,2.37379,2.46123,Stray clouds,11,0,0,,2237,477,a3465ddfeb5a2ad3,1,22,0.3,4,27,88
-68.21885906,44.311154170000002,7362,16,12,10,2014-06-27 01:10:10.518-04,21.51,17.7,-1.39769,2.05001,2.31608,Stray clouds,11,0,0,,2237,478,a3465ddfeb5a2ad3,1,23,0.3,4,27,88
-68.218753140000004,44.311171039999998,7363,16,12,10,2014-06-27 01:10:16.484-04,21.6,17.4,-1.48637,2.36898,2.36562,Stray clouds,11,0,0,,2237,479,a3465ddfeb5a2ad3,1,24,0.3,4,27,88
-68.218662780000002,44.311214040000003,7364,16,12,10,2014-06-27 01:10:22.505-04,21.55,17.4,-1.34233,1.46219,2.08196,Stray clouds,11,0,0,,2237,480,a3465ddfeb5a2ad3,1,25,0.3,4,27,88
-68.218571690000005,44.31124957,7365,16,12,9,2014-06-27 01:10:28.468-04,21.55,17.4,-1.4032,2.94025,2.87631,Stray clouds,11,0,0,,2237,481,a3465ddfeb5a2ad3,1,26,0.3,4,27,88
-68.218485610000002,44.311308539999999,7366,16,11,9,2014-06-27 01:10:34.474-04,21.55,17.4,-1.39665,1.61102,2.01548,Stray clouds,11,0,0,,2237,482,a3465ddfeb5a2ad3,1,27,0.3,4,27,88
-68.218396979999994,44.31133792,7367,15,11,9,2014-06-27 01:10:42.467-04,21.51,17.4,-1.47592,1.92407,2.02337,Stray clouds,11,0,0,,2237,483,a3465ddfeb5a2ad3,1,28,0.3,4,27,88
-68.218301159999996,44.311324249999998,7368,16,10,9,2014-06-27 01:11:14.493-04,21.52,17.4,-1.34068,2.33739,2.57823,Stray clouds,11,0,0,,2237,484,a3465ddfeb5a2ad3,1,29,0.3,4,27,88
-68.218194949999997,44.311348629999998,7369,19,10,9,2014-06-27 01:11:20.468-04,21.54,17.4,-1.45059,2.29354,2.38092,Stray clouds,11,0,0,,2237,485,a3465ddfeb5a2ad3,1,30,0.3,4,27,88
-68.21807656,44.311358570000003,7370,16,10,9,2014-06-27 01:11:26.47-04,21.53,17.4,-1.35333,2.85362,2.85394,Stray clouds,11,0,0,,2237,486,a3465ddfeb5a2ad3,1,31,0.3,4,27,88
-68.217992820000006,44.311340710000003,7371,18,10,9,2014-06-27 01:11:30.466-04,21.6,17.4,-1.42257,1.64951,1.96304,Stray clouds,11,0,0,,2237,487,a3465ddfeb5a2ad3,1,32,0.3,4,27,88
-68.21787295,44.31135433,7372,17,10,9,2014-06-27 01:11:36.479-04,21.5,17.4,-1.41981,-0.604813,-1.43179,Stray clouds,11,0,0,,2237,488,a3465ddfeb5a2ad3,1,33,0.3,4,27,88
-68.217756769999994,44.311380300000003,7373,19,10,9,2014-06-27 01:11:42.578-04,21.52,17.4,-1.39685,2.31994,2.49267,Stray clouds,11,0,0,,2237,489,a3465ddfeb5a2ad3,1,34,0.3,4,27,88
-68.217668259999996,44.311393969999997,7374,19,11,9,2014-06-27 01:11:48.464-04,21.56,17.4,-1.42338,1.77747,2.06001,Stray clouds,11,0,0,,2237,490,a3465ddfeb5a2ad3,1,35,0.3,4,27,88
-68.217578799999998,44.3114092,7375,17,10,9,2014-06-27 01:11:54.46-04,21.52,17.4,-1.49084,3.09233,2.9295,Stray clouds,11,0,0,,2237,491,a3465ddfeb5a2ad3,1,36,0.3,4,27,88
-68.217486960000002,44.311419749999999,7376,16,11,9,2014-06-27 01:12:00.463-04,21.53,17.4,-1.36389,2.79646,2.81497,Stray clouds,11,0,0,,2237,492,a3465ddfeb5a2ad3,1,37,0.3,4,27,88
-68.217388549999995,44.31142629,7377,16,10,9,2014-06-27 01:12:06.482-04,21.52,17.4,-1.45517,-1.35776,-1.98921,Stray clouds,11,0,0,,2237,493,a3465ddfeb5a2ad3,1,38,0.3,4,27,88
-68.217285070000003,44.31145713,7378,19,10,9,2014-06-27 01:12:12.49-04,21.54,17.4,-1.42776,2.6387,2.65996,Stray clouds,11,0,0,,2237,494,a3465ddfeb5a2ad3,1,39,0.3,4,27,88
-68.217181080000003,44.311492629999996,7379,22,9,10,2014-06-27 01:12:18.491-04,21.52,17.4,-1.45146,1.36915,1.60948,Stray clouds,11,0,0,,2237,495,a3465ddfeb5a2ad3,1,40,0.3,4,27,88
-68.217076669999997,44.311514559999999,7380,23,9,10,2014-06-27 01:12:24.473-04,21.53,17.4,-1.44946,2.56717,2.58228,Stray clouds,11,0,0,,2237,496,a3465ddfeb5a2ad3,1,41,0.3,4,27,88
-68.216980599999999,44.311531520000003,7381,23,9,10,2014-06-27 01:12:30.478-04,21.6,17.4,-1.41845,2.87477,2.82459,Stray clouds,11,0,0,,2237,497,a3465ddfeb5a2ad3,1,42,0.3,4,27,88
-68.216883820000007,44.31155424,7382,24,9,10,2014-06-27 01:12:36.487-04,21.55,17.4,-1.49521,2.86393,2.74681,Stray clouds,11,0,0,,2237,498,a3465ddfeb5a2ad3,1,43,0.3,4,27,88
-68.216784099999998,44.311569390000002,7383,24,9,10,2014-06-27 01:12:42.46-04,21.58,17,-1.50206,2.24473,2.22449,Stray clouds,11,0,0,,2237,499,a3465ddfeb5a2ad3,1,44,0.3,4,27,88
-68.216687500000006,44.311595590000003,7384,26,10,10,2014-06-27 01:12:48.494-04,21.56,17,-1.54668,1.70385,1.56916,Stray clouds,11,0,0,,2237,500,a3465ddfeb5a2ad3,1,45,0.3,4,27,88
-68.216582119999998,44.311629580000002,7385,26,11,9,2014-06-27 01:12:54.461-04,21.59,17,-1.36966,2.61552,2.70557,Stray clouds,11,0,0,,2237,501,a3465ddfeb5a2ad3,1,46,0.3,4,27,88
-68.216488420000005,44.3116482,7386,27,11,8,2014-06-27 01:13:00.472-04,21.59,17,-1.45619,2.31821,2.38828,Stray clouds,11,0,0,,2237,502,a3465ddfeb5a2ad3,1,47,0.3,4,27,88
-68.216395649999995,44.311679560000002,7387,26,11,9,2014-06-27 01:13:06.479-04,21.58,17,-1.53316,2.93628,2.76296,Stray clouds,11,0,0,,2237,503,a3465ddfeb5a2ad3,1,48,0.3,4,27,88
-68.216284950000002,44.311674320000002,7388,24,12,8,2014-06-27 01:13:12.453-04,21.55,17,-1.49478,-2.84714,-3.08761,Stray clouds,11,0,0,,2237,504,a3465ddfeb5a2ad3,1,49,0.3,4,27,88
-68.216204719999993,44.311713240000003,7389,26,11,9,2014-06-27 01:13:18.471-04,21.6,17,-1.46627,-2.73907,-3.01359,Stray clouds,11,0,0,,2237,505,a3465ddfeb5a2ad3,1,50,0.3,4,27,88
-68.216124820000005,44.311765469999997,7390,30,11,10,2014-06-27 01:13:24.481-04,21.6,17,-1.47606,2.62268,2.58433,Stray clouds,11,0,0,,2237,506,a3465ddfeb5a2ad3,1,51,0.3,4,27,88
-68.21603374,44.311814329999997,7391,29,10,11,2014-06-27 01:13:30.478-04,21.54,17,-1.32024,2.9475,2.92084,Stray clouds,11,0,0,,2237,507,a3465ddfeb5a2ad3,1,52,0.3,4,27,88
-68.215940399999994,44.311847479999997,7392,28,11,11,2014-06-27 01:13:36.546-04,21.58,17,-1.41999,2.42702,2.52799,Stray clouds,11,0,0,,2237,508,a3465ddfeb5a2ad3,1,53,0.3,4,27,88
-68.215847240000002,44.31188943,7393,27,10,11,2014-06-27 01:13:42.47-04,21.55,17,-1.23638,2.68568,2.83138,Stray clouds,11,0,0,,2237,509,a3465ddfeb5a2ad3,1,54,0.3,4,27,88
-68.215753759999998,44.311937280000002,7394,28,10,11,2014-06-27 01:13:48.46-04,21.6,17,-1.41066,0.667544,0.968265,Stray clouds,11,0,0,,2237,510,a3465ddfeb5a2ad3,1,55,0.3,4,27,88
-68.215675869999998,44.311983589999997,7395,27,10,11,2014-06-27 01:13:54.479-04,21.61,17,-1.3892,2.86835,2.84074,Stray clouds,11,0,0,,2237,511,a3465ddfeb5a2ad3,1,56,0.3,4,27,88
-68.215602020000006,44.3120288,7396,27,10,11,2014-06-27 01:14:00.494-04,21.59,17,-1.37543,-2.94949,3.12219,Stray clouds,11,0,0,,2237,512,a3465ddfeb5a2ad3,1,57,0.3,4,27,88
-68.215532550000006,44.312081239999998,7397,28,10,11,2014-06-27 01:14:06.476-04,21.62,17,-1.46841,1.47245,1.6412,Stray clouds,11,0,0,,2237,513,a3465ddfeb5a2ad3,1,58,0.3,4,27,88
-68.215467770000004,44.31214207,7398,31,10,11,2014-06-27 01:14:12.476-04,21.61,17,-1.40565,1.86505,2.17205,Stray clouds,11,0,0,,2237,514,a3465ddfeb5a2ad3,1,59,0.3,4,27,88
-68.21541861,44.312211830000003,7399,32,11,11,2014-06-27 01:14:18.475-04,21.55,17,-1.34948,1.0348,1.77502,Stray clouds,11,0,0,,2237,515,a3465ddfeb5a2ad3,1,60,0.3,4,27,88
-68.215362319999997,44.312274080000002,7400,33,11,10,2014-06-27 01:14:24.458-04,21.56,17,-1.50704,2.21368,2.1843,Stray clouds,11,0,0,,2237,516,a3465ddfeb5a2ad3,1,61,0.3,4,27,88
-68.215283869999993,44.312357239999997,7401,35,11,10,2014-06-27 01:14:32.474-04,21.58,17,-1.4362,2.41411,2.49394,Stray clouds,11,0,0,,2237,517,a3465ddfeb5a2ad3,1,62,0.3,4,27,88
-68.215232470000004,44.312426649999999,7402,38,11,10,2014-06-27 01:14:38.481-04,21.56,17,-1.44447,0.646425,0.756719,Stray clouds,11,0,0,,2237,518,a3465ddfeb5a2ad3,1,63,0.3,4,27,88
-68.204319920000003,44.30858251,7403,32,12,9,2014-06-27 01:18:56.221-04,21.47,17,-1.44199,2.67387,2.66735,Stray clouds,11,0,0,,2237,519,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204315010000002,44.308556600000003,7404,33,12,9,2014-06-27 01:18:58.183-04,21.62,17,-1.44629,2.76712,2.72764,Stray clouds,11,0,0,,2237,520,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204264539999997,44.308513689999998,7405,34,12,9,2014-06-27 01:19:02.921-04,21.63,17,-1.43042,2.65651,2.66891,Stray clouds,11,0,0,,2237,521,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203581909999997,44.30902012,7406,21,11,8,2014-06-27 01:21:27.94-04,21.62,17.4,-1.33672,2.64891,2.752,Stray clouds,11,0,0,,2237,522,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203596090000005,44.309038289999997,7407,23,11,8,2014-06-27 01:21:32.173-04,21.55,17.7,-1.41039,2.6104,2.6611,Stray clouds,11,0,0,,2237,523,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203601030000002,44.309025939999998,7408,22,11,8,2014-06-27 01:21:37.54-04,21.58,17.7,-1.43707,2.27027,2.39025,Stray clouds,11,0,0,,2237,524,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203581810000003,44.309008689999999,7409,25,10,8,2014-06-27 01:21:40.926-04,21.53,17.7,-1.49921,2.12399,2.12768,Stray clouds,11,0,0,,2237,525,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203567730000003,44.309000830000002,7410,26,10,8,2014-06-27 01:21:46.188-04,21.55,17.7,-1.41083,2.34895,2.48995,Stray clouds,11,0,0,,2237,526,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203738319999999,44.309732169999997,7411,20,10,10,2014-06-27 01:26:09.87-04,21.48,18.3,-1.46485,1.12235,1.29175,Stray clouds,11,0,0,,2237,527,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88

-68.203755979999997,44.30974312,7412,21,10,10,2014-06-27 01:26:13.444-04,21.49,18.3,-1.49342,1.4833,1.55299,Stray clouds,11,0,0,,2237,528,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203755979999997,44.30974312,7413,21,10,10,2014-06-27 01:26:18.195-04,21.49,18.3,-1.50492,1.72465,1.74507,Stray clouds,11,0,0,,2237,529,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203618700000007,44.309699139999999,7414,21,10,10,2014-06-27 01:26:35.397-04,21.53,18.3,-1.47466,1.89393,2.00138,Stray clouds,11,0,0,,2237,530,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203618700000007,44.309699139999999,7415,21,10,10,2014-06-27 01:26:44.416-04,21.53,18.3,-1.4288,2.51587,2.57547,Stray clouds,11,0,0,,2237,531,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203618700000007,44.309699139999999,7416,21,10,10,2014-06-27 01:26:45.641-04,21.67,18.3,-1.46204,1.70066,1.87474,Stray clouds,11,0,0,,2237,532,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203600649999998,44.30900286,7417,18,12,9,2014-06-27 01:31:18.938-04,21.52,18.6,-1.40252,2.43376,2.55728,Stray clouds,11,0,0,,2237,533,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203564139999997,44.308988509999999,7418,21,11,9,2014-06-27 01:31:22.873-04,21.55,18.6,-1.45733,2.24305,2.32898,Stray clouds,11,0,0,,2237,534,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203544309999998,44.30898054,7419,20,10,9,2014-06-27 01:31:27.228-04,21.59,18.6,-1.36768,2.53224,2.65886,Stray clouds,11,0,0,,2237,535,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203537060000002,44.308993899999997,7420,19,11,9,2014-06-27 01:31:31.425-04,21.59,18.6,-1.44654,2.89197,2.81438,Stray clouds,11,0,0,,2237,536,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.205896390000007,44.333775789999997,7421,11,12,8,2014-06-27 01:37:32.451-04,21.54,19.6,-1.53966,2.67774,2.52026,Stray clouds,11,0,0,,2237,537,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.3,4,27,88
-68.205854619999997,44.333848690000004,7422,14,10,8,2014-06-27 01:37:40.465-04,21.57,19.6,-1.4071,2.45616,2.56549,Stray clouds,11,0,0,,2237,538,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.3,4,27,88
-68.20579997,44.33392852,7423,15,10,8,2014-06-27 01:37:48.488-04,21.52,19.6,-1.40033,2.32688,2.49181,Stray clouds,11,0,0,,2237,539,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.3,4,27,88
-68.20575728,44.334022089999998,7424,18,11,8,2014-06-27 01:37:56.482-04,21.48,19.6,-1.44214,-2.51297,-2.86696,Stray clouds,11,0,0,,2237,540,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.3,4,27,88
-68.205734359999994,44.334126099999999,7425,20,11,8,2014-06-27 01:38:04.488-04,21.65,19.6,-1.31756,2.90977,2.90218,Stray clouds,11,0,0,,2237,541,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.3,4,27,88
-68.205668299999999,44.334198020000002,7426,19,10,8,2014-06-27 01:38:12.478-04,21.48,19.6,-1.45113,2.37234,2.43816,Stray clouds,11,0,0,,2237,542,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.3,4,27,88
-68.205605340000005,44.334263069999999,7427,19,10,8,2014-06-27 01:38:20.472-04,21.39,19.6,-1.47092,-3.05842,3.03776,Stray clouds,11,0,0,,2237,543,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.3,4,27,88
-68.205563799999993,44.3343537,7428,20,10,8,2014-06-27 01:38:28.482-04,21.5,19.6,-1.46774,1.04097,1.18469,Stray clouds,11,0,0,,2237,544,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.3,4,27,88
-68.20550584,44.334437440000002,7429,21,10,8,2014-06-27 01:38:36.465-04,21.53,19.6,-1.31823,2.34128,2.60547,Stray clouds,11,0,0,,2237,545,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.3,4,27,88
-68.205456179999999,44.334523799999999,7430,20,10,8,2014-06-27 01:38:44.459-04,21.49,19.6,-1.31918,2.24196,2.55283,Stray clouds,11,0,0,,2237,546,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.3,4,27,88
-68.20535633,44.334544540000003,7431,18,11,8,2014-06-27 01:38:50.456-04,21.4,19.6,-1.50153,2.3288,2.29772,Stray clouds,11,0,0,,2237,547,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.3,4,27,88
-68.203258129999995,44.33901944,7432,42,12,8,2014-06-27 01:40:38.132-04,21.57,19.3,-1.4857,1.91108,1.98186,Stray clouds,11,0,0,,2237,548,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203264919999995,44.3390384,7433,45,10,8,2014-06-27 01:40:42.81-04,21.53,19.3,-1.39771,2.71178,2.73806,Stray clouds,11,0,0,,2237,549,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203271389999998,44.339066430000003,7434,46,10,8,2014-06-27 01:40:47.352-04,21.48,19.3,-1.34084,2.74474,2.80129,Stray clouds,11,0,0,,2237,550,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20328069,44.339081810000003,7435,48,10,8,2014-06-27 01:40:51.637-04,21.5,19.3,-1.40308,2.86917,2.83197,Stray clouds,11,0,0,,2237,551,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20328069,44.339081810000003,7436,48,10,8,2014-06-27 01:40:54.756-04,21.5,19,-1.42639,3.01056,2.90816,Stray clouds,11,0,0,,2237,552,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20328069,44.339081810000003,7437,48,10,8,2014-06-27 01:40:55.878-04,21.46,19,-1.42437,2.49808,2.56955,Stray clouds,11,0,0,,2237,553,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203269410000004,44.339091959999998,7438,49,10,8,2014-06-27 01:41:00.522-04,21.54,19,-1.34909,2.72944,2.7872,Stray clouds,11,0,0,,2237,554,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.203256019999998,44.339089280000003,7439,52,11,9,2014-06-27 01:41:04.534-04,21.58,19,-1.32872,1.51307,2.14973,Stray clouds,11,0,0,,2237,555,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202503620000002,44.341207249999997,7440,44,24,7,2014-06-27 01:41:59.944-04,21.55,19,-1.32732,2.64517,2.75703,Stray clouds,11,0,0,,2237,556,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20252223,44.34125676,7441,56,13,7,2014-06-27 01:42:04.953-04,21.57,19,-1.32402,2.13836,2.49245,Stray clouds,11,0,0,,2237,557,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202534490000005,44.341359339999997,7442,58,12,8,2014-06-27 01:42:09.189-04,21.47,19,-1.35929,1.97542,2.34464,Stray clouds,11,0,0,,2237,558,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202534389999997,44.341439219999998,7443,57,12,8,2014-06-27 01:42:12.606-04,21.51,19,-1.46819,-2.81055,-3.06484,Stray clouds,11,0,0,,2237,559,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20252062,44.341474009999999,7444,55,11,8,2014-06-27 01:42:14.979-04,21.51,19,-1.45323,-2.9624,3.10945,Stray clouds,11,0,0,,2237,560,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202469579999999,44.341530759999999,7445,54,11,8,2014-06-27 01:42:18.879-04,21.56,19,-1.33839,2.5343,2.68829,Stray clouds,11,0,0,,2237,561,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202442169999998,44.34154918,7446,56,11,8,2014-06-27 01:42:21.66-04,21.52,19,-1.42007,2.25884,2.4138,Stray clouds,11,0,0,,2237,562,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20242168,44.34150648,7447,58,13,8,2014-06-27 01:42:26.552-04,21.57,19,-1.34719,1.49821,2.0891,Stray clouds,11,0,0,,2237,563,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202257279999998,44.34659448,7448,47,13,6,2014-06-27 01:43:39.226-04,21.46,18.6,-1.50301,2.64801,2.56145,Stray clouds,11,0,0,,2237,564,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202278730000003,44.346613589999997,7449,47,12,6,2014-06-27 01:43:44.691-04,21.48,18.6,-1.40989,2.23566,2.41627,Stray clouds,11,0,0,,2237,565,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202274590000002,44.346629839999999,7450,46,12,6,2014-06-27 01:43:47.327-04,21.52,18.6,-1.41979,2.7748,2.7584,Stray clouds,11,0,0,,2237,566,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.2022841,44.346641939999998,7451,48,12,6,2014-06-27 01:43:51.466-04,21.49,18.6,-1.4153,3.02144,2.92105,Stray clouds,11,0,0,,2237,567,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20227817,44.346661099999999,7452,46,11,6,2014-06-27 01:43:58.973-04,21.46,18.6,-1.36095,2.62335,2.71794,Stray clouds,11,0,0,,2237,568,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20227817,44.346661099999999,7453,46,11,6,2014-06-27 01:44:03.831-04,21.5,18.6,-1.36845,2.64969,2.7266,Stray clouds,11,0,0,,2237,569,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20228745,44.34663769,7454,46,13,6,2014-06-27 01:44:08.992-04,21.58,18.6,-1.40481,1.81526,2.13903,Stray clouds,11,0,0,,2237,570,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202031849999997,44.348256669999998,7455,42,13,6,2014-06-27 01:44:56.076-04,21.52,18.3,-1.43434,2.35442,2.45505,Stray clouds,11,0,0,,2237,571,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202099369999999,44.348159639999999,7456,40,12,6,2014-06-27 01:45:06.204-04,21.56,18.3,-1.37604,2.13253,2.40909,Stray clouds,11,0,0,,2237,572,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202112529999994,44.348090820000003,7457,42,11,6,2014-06-27 01:45:11.095-04,21.61,18.3,-1.49315,1.16684,1.21993,Stray clouds,11,0,0,,2237,573,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202146729999996,44.348071599999997,7458,42,11,6,2014-06-27 01:45:14.965-04,21.59,18.3,-1.4404,1.98455,2.17165,Stray clouds,11,0,0,,2237,574,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202150860000003,44.34812747,7459,40,11,6,2014-06-27 01:45:18.982-04,21.51,18.3,-1.42582,-2.85263,-3.09998,Stray clouds,11,0,0,,2237,575,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202139419999995,44.348165569999999,7460,42,10,6,2014-06-27 01:45:23.949-04,21.5,18.3,-1.46133,2.39944,2.43958,Stray clouds,11,0,0,,2237,576,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202158089999998,44.348237599999997,7461,43,11,6,2014-06-27 01:45:29.104-04,21.5,18.3,-1.49096,1.25264,1.32315,Stray clouds,11,0,0,,2237,577,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202170949999996,44.348290380000002,7462,42,10,6,2014-06-27 01:45:32.649-04,21.5,18.3,-1.47128,1.91804,2.03225,Stray clouds,11,0,0,,2237,578,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202145639999998,44.348320809999997,7463,39,10,6,2014-06-27 01:45:36.637-04,21.55,18.3,-1.48798,1.13462,1.20526,Stray clouds,11,0,0,,2237,579,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202119659999994,44.348345469999998,7464,41,10,6,2014-06-27 01:45:41.986-04,21.56,18.3,-1.47242,1.92471,2.03449,Stray clouds,11,0,0,,2237,580,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202123799999995,44.348394769999999,7465,40,10,6,2014-06-27 01:45:46.783-04,21.56,18.3,-1.45638,1.5058,1.71967,Stray clouds,11,0,0,,2237,581,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202124179999998,44.348417050000002,7466,41,10,6,2014-06-27 01:45:49.974-04,21.56,18.3,-1.46646,1.65397,1.81781,Stray clouds,11,0,0,,2237,582,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202128119999998,44.348472,7467,39,10,6,2014-06-27 01:45:55.982-04,21.55,18.3,-1.49059,2.10477,2.13526,Stray clouds,11,0,0,,2237,583,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202169060000003,44.348536549999999,7468,38,12,6,2014-06-27 01:46:05.284-04,21.59,18.3,-1.43053,2.01676,2.22024,Stray clouds,11,0,0,,2237,584,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202143359999994,44.348506069999999,7469,39,11,6,2014-06-27 01:46:08.363-04,21.59,18.3,-1.49585,1.6465,1.70363,Stray clouds,11,0,0,,2237,585,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202120199999996,44.348457269999997,7470,37,11,6,2014-06-27 01:46:10.741-04,21.5,18.3,-1.41636,2.66972,2.69312,Stray clouds,11,0,0,,2237,586,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202121340000005,44.348437070000003,7471,38,13,6,2014-06-27 01:46:13.587-04,21.5,18.3,-1.52496,1.06469,0.983521,Stray clouds,11,0,0,,2237,587,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20207526,44.348385280000002,7472,37,13,6,2014-06-27 01:46:18.31-04,21.49,18.3,-1.43526,1.00706,1.29875,Stray clouds,11,0,0,,2237,588,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202057600000003,44.348347269999998,7473,33,12,6,2014-06-27 01:46:20.545-04,21.49,18.3,-1.34063,1.25649,1.96323,Stray clouds,11,0,0,,2237,589,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.202035730000006,44.34833184,7474,34,13,6,2014-06-27 01:46:23.298-04,21.5,18.3,-1.49337,0.171154,-0.0764858,Stray clouds,11,0,0,,2237,590,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204165540000005,44.351380470000002,7475,22,13,5,2014-06-27 01:47:32.679-04,21.45,18,-1.46184,2.09537,2.20359,Stray clouds,11,0,0,,2237,591,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204144990000003,44.351367279999998,7476,23,13,5,2014-06-27 01:47:37.248-04,21.5,18,-1.43998,-1.62234,-2.23944,Stray clouds,11,0,0,,2237,592,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204149659999999,44.351394569999997,7477,19,11,5,2014-06-27 01:47:42.256-04,21.52,18,-1.43622,2.56189,2.59694,Stray clouds,11,0,0,,2237,593,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204164300000002,44.35141764,7478,20,10,5,2014-06-27 01:47:47.106-04,21.52,18,-1.45555,-2.40515,-2.78103,Stray clouds,11,0,0,,2237,594,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204164300000002,44.35141764,7479,20,10,5,2014-06-27 01:47:51.311-04,21.5,18,-1.50714,2.72763,2.62056,Stray clouds,11,0,0,,2237,595,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204138279999995,44.351407790000003,7480,18,11,5,2014-06-27 01:47:57.659-04,21.45,18,-1.47747,2.4951,2.48345,Stray clouds,11,0,0,,2237,596,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204624390000006,44.355371570000003,7481,9,11,5,2014-06-27 01:49:07.221-04,21.49,17.7,-1.47997,1.63727,1.75364,Stray clouds,11,0,0,,2237,597,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204617069999998,44.355347389999998,7482,7,11,5,2014-06-27 01:49:15.777-04,21.46,17.7,-1.43619,2.71815,2.70443,Stray clouds,11,0,0,,2237,598,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204649869999997,44.355334720000002,7483,6,11,5,2014-06-27 01:49:21.665-04,21.38,17.7,-1.48134,0.459404,0.350881,Stray clouds,11,0,0,,2237,599,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204625550000003,44.355342069999999,7484,8,10,5,2014-06-27 01:49:23.416-04,21.52,17.7,-1.41131,2.98267,2.89842,Stray clouds,11,0,0,,2237,600,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204619969999996,44.355371650000002,7485,7,11,5,2014-06-27 01:49:27.795-04,21.5,17.7,-1.40838,-2.7869,-3.06033,Stray clouds,11,0,0,,2237,601,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204602109999996,44.3554132,7486,4,12,5,2014-06-27 01:49:30.883-04,21.5,17.7,-1.56474,0.874807,0.663543,Stray clouds,11,0,0,,2237,602,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204608609999994,44.35547134,7487,5,13,5,2014-06-27 01:49:35.746-04,21.48,17.7,-1.45952,-2.51762,-2.85801,Stray clouds,11,0,0,,2237,603,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204634549999994,44.355535029999998,7488,1,13,5,2014-06-27 01:49:38.708-04,21.48,17.7,-1.43785,1.16553,1.46299,Stray clouds,11,0,0,,2237,604,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204653500000006,44.35557455,7489,4,12,5,2014-06-27 01:49:41.744-04,21.49,17.7,-1.46883,2.12074,2.20625,Stray clouds,11,0,0,,2237,605,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204636969999996,44.355614600000003,7490,0,12,5,2014-06-27 01:49:45.316-04,21.47,17.7,-1.52251,1.80228,1.75583,Stray clouds,11,0,0,,2237,606,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204585339999994,44.355583850000002,7491,-2,12,5,2014-06-27 01:49:49.264-04,21.43,17.7,-1.47325,2.42677,2.43811,Stray clouds,11,0,0,,2237,607,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204590690000003,44.355536479999998,7492,-3,15,5,2014-06-27 01:49:53.156-04,21.48,17.7,-1.44638,2.71371,2.69012,Stray clouds,11,0,0,,2237,608,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204573440000004,44.355476860000003,7493,-3,16,5,2014-06-27 01:49:57.986-04,21.49,17.7,-1.40119,2.35542,2.50886,Stray clouds,11,0,0,,2237,609,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204740310000005,44.360226079999997,7494,12,11,8,2014-06-27 01:51:19.52-04,21.46,17.4,-1.43466,2.09525,2.26832,Stray clouds,11,0,0,,2237,610,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204721109999994,44.36021324,7495,11,10,8,2014-06-27 01:51:24.623-04,21.52,17.4,-1.46668,2.97076,2.8546,Stray clouds,11,0,0,,2237,611,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204721109999994,44.36021324,7496,11,10,8,2014-06-27 01:51:26.893-04,21.48,17.4,-1.40071,1.65625,2.03617,Stray clouds,11,0,0,,2237,612,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204711279999998,44.360232930000002,7497,12,10,8,2014-06-27 01:51:32.893-04,21.45,17.4,-1.44427,2.9569,2.86099,Stray clouds,11,0,0,,2237,613,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204711649999993,44.360260410000002,7498,14,11,8,2014-06-27 01:51:35.677-04,21.43,17.4,-1.48218,1.78943,1.8852,Stray clouds,11,0,0,,2237,614,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204710379999995,44.360315919999998,7499,14,12,8,2014-06-27 01:51:39.496-04,21.39,17.4,-1.47638,2.14242,2.20467,Stray clouds,11,0,0,,2237,615,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204625590000006,44.360351049999998,7500,15,10,8,2014-06-27 01:51:45.201-04,21.41,17.4,-1.41132,2.34007,2.48329,Stray clouds,11,0,0,,2237,616,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204600740000004,44.360365309999999,7501,14,10,8,2014-06-27 01:51:47.908-04,21.42,17.4,-1.51484,-2.7573,-3.00989,Stray clouds,11,0,0,,2237,617,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204553689999997,44.360403310000002,7502,16,11,8,2014-06-27 01:51:52.069-04,21.4,17.4,-1.52461,-2.0361,-2.38054,Stray clouds,11,0,0,,2237,618,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204468700000007,44.360382880000003,7503,13,10,8,2014-06-27 01:52:04.895-04,21.45,17.4,-1.4417,2.34097,2.43246,Clear,11,0,0,,2237,619,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204468700000007,44.360382880000003,7504,13,10,8,2014-06-27 01:52:08.519-04,21.44,17.4,-1.42742,1.78666,2.05534,Clear,11,0,0,,2237,620,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204485259999998,44.360359799999998,7505,14,10,8,2014-06-27 01:52:12.4-04,21.45,17.4,-1.35153,2.79742,2.82352,Clear,11,0,0,,2237,621,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204532729999997,44.360316660000002,7506,14,10,8,2014-06-27 01:52:14.622-04,21.45,17.4,-1.38095,2.44765,2.59371,Clear,11,0,0,,2237,622,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204551960000003,44.360293839999997,7507,14,10,8,2014-06-27 01:52:16.658-04,21.48,17.4,-1.31669,1.38026,2.11331,Clear,11,0,0,,2237,623,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204567580000003,44.36027345,7508,13,10,8,2014-06-27 01:52:19.102-04,21.48,17.4,-1.24482,1.6251,2.38285,Clear,11,0,0,,2237,624,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204577020000002,44.36025137,7509,11,10,8,2014-06-27 01:52:21.936-04,21.55,17.4,-1.51534,2.45497,2.37387,Clear,11,0,0,,2237,625,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204021830000002,44.3823711,7510,-11,9,10,2014-06-27 01:57:32.825-04,21.05,17.7,-1.41346,2.48476,2.57557,Clear,11,0,0,,2237,626,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204021830000002,44.3823711,7511,-11,9,10,2014-06-27 01:57:35-04,21.07,17.7,-1.42602,2.4513,2.53546,Clear,11,0,0,,2237,627,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204013669999995,44.382378000000003,7512,-11,9,10,2014-06-27 01:57:39.856-04,21.08,17.7,-1.38281,2.5878,2.67637,Clear,11,0,0,,2237,628,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204353019999999,44.38818725,7513,-1,12,7,2014-06-27 02:00:41.963-04,17.26,17.7,-1.46404,1.59625,1.77417,Clear,11,0,0,,2237,629,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204896840000004,44.38776773,7514,-9,10,10,2014-06-27 02:01:26.211-04,18.86,18,-1.48088,2.60784,2.56541,Clear,11,0,0,,2237,630,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204926420000007,44.387766820000003,7515,-9,10,10,2014-06-27 02:01:27.571-04,18.77,18,-1.40389,2.63967,2.68681,Clear,11,0,0,,2237,631,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204930739999995,44.38778775,7516,-9,10,10,2014-06-27 02:01:28.9-04,18.88,18,-1.39641,2.6828,2.72124,Clear,11,0,0,,2237,632,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204930739999995,44.38778775,7517,-9,10,10,2014-06-27 02:01:29.6-04,18.89,18,-1.3478,2.64897,2.7434,Clear,11,0,0,,2237,633,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204933409999995,44.38780115,7518,-9,10,10,2014-06-27 02:01:32.873-04,19.43,18,-1.47364,2.19721,2.25593,Clear,11,0,0,,2237,634,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204933409999995,44.38780115,7519,-9,10,10,2014-06-27 02:01:34.533-04,19.31,18,-1.39527,1.64314,2.04294,Clear,11,0,0,,2237,635,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204933409999995,44.38780115,7520,-9,10,10,2014-06-27 02:01:35.773-04,19.4,18,-1.39168,2.34248,2.5146,Clear,11,0,0,,2237,636,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204933409999995,44.38780115,7521,-9,10,10,2014-06-27 02:01:37.454-04,19.38,18,-1.3845,-3.03834,3.06884,Clear,11,0,0,,2237,637,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204945089999995,44.387808810000003,7522,-8,11,9,2014-06-27 02:01:38.673-04,19.57,18,-1.3975,-2.85183,-3.10205,Clear,11,0,0,,2237,638,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20455348,44.390628999999997,7523,-17,10,9,2014-06-27 02:04:52.822-04,19.93,17.7,-1.45883,2.34834,2.40578,Clear,11,0,0,,2237,639,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.20455348,44.390628999999997,7524,-17,10,9,2014-06-27 02:04:54.505-04,19.85,17.7,-1.46702,2.74366,2.68762,Clear,11,0,0,,2237,640,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204706959999996,44.39068075,7525,-16,11,9,2014-06-27 02:05:08.528-04,17.88,17.7,-1.34055,-2.32559,-2.81863,Clear,11,0,0,,2237,641,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.204706959999996,44.39068075,7526,-16,11,9,2014-06-27 02:05:09.694-04,19.21,17.7,-1.46138,1.49467,1.68994,Clear,11,0,0,,2237,642,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.208521700000006,44.390713609999999,7527,-14,10,9,2014-06-27 02:06:15.444-04,20.1,17.7,-1.47718,2.26451,2.30172,Clear,11,0,0,,2237,643,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.208534619999995,44.390702109999999,7528,-8,10,9,2014-06-27 02:06:20.542-04,20.03,17.7,-1.51583,1.55106,1.53349,Clear,11,0,0,,2237,644,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.214319619999998,44.38974907,7529,-22,14,10,2014-06-27 02:07:31.257-04,20.21,17.7,-1.37786,2.37037,2.55089,Clear,11,0,0,,2237,645,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.21441224,44.389815749999997,7530,-22,15,10,2014-06-27 02:07:34.723-04,20.23,17.7,-1.34326,2.14645,2.46937,Clear,11,0,0,,2237,646,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.218660889999995,44.385534319999998,7531,14,12,8,2014-06-27 02:09:43.308-04,21.15,18,-1.47291,2.8956,2.79402,Clear,11,0,0,,2237,647,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.218636529999998,44.385531630000003,7532,14,13,8,2014-06-27 02:09:47.059-04,21.17,18,-1.39383,2.40385,2.55012,Clear,11,0,0,,2237,648,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.218659720000005,44.385515269999999,7533,17,12,8,2014-06-27 02:09:48.769-04,21.18,18,-1.45326,2.60888,2.60694,Clear,11,0,0,,2237,649,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.226650699999993,44.380904389999998,7534,36,11,8,2014-06-27 02:11:24.86-04,21.55,18.3,-1.49027,1.82981,1.89443,Clear,11,0,0,,2237,650,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.226673529999999,44.38089996,7535,38,10,8,2014-06-27 02:11:28.005-04,21.33,18.3,-1.4498,2.50498,2.53705,Clear,11,0,0,,2237,651,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.226672440000002,44.38087454,7536,42,11,8,2014-06-27 02:11:34.796-04,21.29,18.3,-1.28063,2.42042,2.68043,Clear,11,0,0,,2237,652,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.229889990000004,44.381265380000002,7537,57,11,9,2014-06-27 02:12:29.785-04,21.48,18.3,-1.39007,2.75418,2.77069,Clear,11,0,0,,2237,653,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.229889990000004,44.381265380000002,7538,57,11,9,2014-06-27 02:12:31.241-04,21.38,18.3,-1.37767,2.65761,2.72311,Clear,11,0,0,,2237,654,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.229898140000003,44.381258359999997,7539,59,11,9,2014-06-27 02:12:35.089-04,21.39,18.3,-1.3467,2.63222,2.73498,Clear,11,0,0,,2237,655,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.229898140000003,44.381258359999997,7540,59,11,9,2014-06-27 02:12:37.8-04,21.39,18.3,-1.24415,2.58962,2.78422,Clear,11,0,0,,2237,656,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.229898140000003,44.381258359999997,7541,59,11,9,2014-06-27 02:12:39.555-04,21.36,18.3,-1.45899,2.72048,2.68026,Clear,11,0,0,,2237,657,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.238869739999998,44.376552580000002,7542,47,14,8,2014-06-27 02:13:51.59-04,21.57,18.3,-1.42886,2.02701,2.23172,Clear,11,0,0,,2237,658,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.238862060000002,44.376544590000002,7543,42,11,7,2014-06-27 02:13:55.031-04,21.34,18.3,-1.41665,2.27501,2.43088,Clear,11,0,0,,2237,659,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.23884323,44.37655764,7544,44,11,7,2014-06-27 02:13:58.902-04,21.38,18.3,-1.42901,2.38003,2.48189,Clear,11,0,0,,2237,660,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.238832049999999,44.37658527,7545,43,11,8,2014-06-27 02:14:02.934-04,21.4,18.6,-1.44577,2.8427,2.78082,Clear,11,0,0,,2237,661,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.258287050000007,44.37652552,7546,93,13,7,2014-06-27 02:16:02.559-04,21.39,18.6,-1.39953,2.31189,2.4834,Clear,11,0,0,,2237,662,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.258287050000007,44.37652552,7547,93,13,7,2014-06-27 02:16:06.147-04,21.4,18.6,-1.36285,2.48872,2.63865,Clear,11,0,0,,2237,663,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.258287050000007,44.37652552,7548,93,13,7,2014-06-27 02:16:09.568-04,21.45,18.6,-1.26619,2.9168,2.92568,Clear,11,0,0,,2237,664,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.27719331,44.37944624,7549,58,12,10,2014-06-27 02:18:04.603-04,21.45,18.6,-1.42448,2.33682,2.45962,Clear,11,0,0,,2237,665,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.277182300000007,44.379453130000002,7550,58,12,10,2014-06-27 02:18:12.365-04,21.44,18.6,-1.41714,1.88196,2.15489,Clear,11,0,0,,2237,666,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.2878884,44.377739929999997,7551,27,10,9,2014-06-27 02:19:43.552-04,21.41,18.6,-1.42621,2.12314,2.307,Clear,11,0,0,,2237,667,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.287885979999999,44.377753769999998,7552,27,10,9,2014-06-27 02:19:50.454-04,21.41,18.6,-1.50432,2.49057,2.4281,Clear,11,0,0,,2237,668,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.299861250000006,44.371338129999998,7553,-3,11,8,2014-06-27 02:22:13.797-04,21.18,19,-1.45576,1.94598,2.10032,Clear,11,0,0,,2237,669,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.299670539999994,44.371127919999999,7554,6,12,10,2014-06-27 02:22:44.393-04,21,19,-1.47531,2.32274,2.35234,Clear,11,0,0,,2237,670,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.299731890000004,44.371143369999999,7555,7,12,10,2014-06-27 02:22:46.739-04,21.17,19,-1.44271,2.57181,2.59503,Clear,11,0,0,,2237,671,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.299731899999998,44.371116540000003,7556,6,12,10,2014-06-27 02:22:50.694-04,21.18,19,-1.40962,2.99974,2.91014,Clear,11,0,0,,2237,672,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.3,4,27,88
-68.221654880000003,44.394444759999999,7557,-9,11,8,2014-06-27 02:36:15.411-04,21.01,19,-1.52805,1.57739,-1.45149,Clear,11,0,0,,2237,7127,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.221587,44.3944221,7558,-8,11,8,2014-06-27 02:36:17.548-04,20.99,19,-1.49713,-1.78656,1.918,Clear,11,0,0,,2237,7128,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.221567219999997,44.394391839999997,7559,-8,11,8,2014-06-27 02:36:20.346-04,20.98,19,-1.52974,-2.14298,2.06125,Clear,11,0,0,,2237,7129,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,27,88
-68.299420389999995,44.242517220000003,7156,-17,3,12,2014-06-27 00:09:19.03-04,21.25,19.9,-1.4505,0.191848,0.701496,Clear,9,0,0,,2275,1957,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299447630000003,44.242618620000002,7157,-17,3,12,2014-06-27 00:09:20.477-04,21.25,19.9,-1.50557,0.307755,0.809507,Clear,9,0,0,,2275,1958,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299466229999993,44.242720669999997,7158,-18,3,12,2014-06-27 00:09:21.831-04,21.25,19.9,-1.45712,0.539031,1.0462,Clear,9,0,0,,2275,1959,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299466229999993,44.242720669999997,7159,-18,3,12,2014-06-27 00:09:23.012-04,21.23,19.6,-1.46013,2.90002,-2.88708,Clear,9,0,0,,2275,1960,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299477210000006,44.242823059999999,7160,-18,3,12,2014-06-27 00:09:24.374-04,21.23,19.6,-1.34828,0.571337,1.09673,Clear,9,0,0,,2275,1961,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299463250000002,44.242922620000002,7161,-18,3,11,2014-06-27 00:09:25.555-04,21.21,19.6,-1.47869,0.927565,1.43725,Clear,9,0,0,,2275,1962,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299463250000002,44.242922620000002,7162,-18,3,11,2014-06-27 00:09:27.497-04,21.21,19.6,-1.44114,0.106736,0.623356,Clear,9,0,0,,2275,1963,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299423110000006,44.243024749999996,7163,-17,3,12,2014-06-27 00:09:28.969-04,21.19,19.6,-1.5102,1.22756,1.74335,Clear,9,0,0,,2275,1964,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299423110000006,44.243024749999996,7164,-17,3,12,2014-06-27 00:09:30.436-04,21.19,20.3,-1.46732,-0.562182,-0.0496638,Clear,9,0,0,,2275,1965,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299303870000003,44.243201059999997,7165,-16,3,12,2014-06-27 00:09:31.409-04,21.2,20.3,-1.52674,0.38256,0.900609,Clear,9,0,0,,2275,1966,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299303870000003,44.243201059999997,7166,-16,3,12,2014-06-27 00:09:32.42-04,21.2,20.3,-1.48209,0.217022,0.739788,Clear,9,0,0,,2275,1967,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299227880000004,44.243280949999999,7167,-16,3,12,2014-06-27 00:09:33.586-04,21.2,20.3,-1.55151,1.08423,1.60259,Clear,9,0,0,,2275,1968,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299227880000004,44.243280949999999,7168,-16,3,12,2014-06-27 00:09:34.859-04,21.2,20.6,-1.49332,-0.0928303,0.429113,Clear,9,0,0,,2275,1969,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299145690000003,44.24336195,7169,-16,3,13,2014-06-27 00:09:36.269-04,21.19,20.6,-1.52692,2.65718,-3.10714,Clear,9,0,0,,2275,1970,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
0,0,7016,0,0,0,2014-06-26 23:27:50.838-04,21.3,20.6,-1.53573,-1.72138,-1.22547,Clear,9,0,0,,2275,1817,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
0,0,7017,0,0,0,2014-06-26 23:27:54.458-04,21.52,20.6,-1.55918,2.7489,-3.04197,Clear,9,0,0,,2275,1818,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
0,0,7018,0,0,0,2014-06-26 23:27:57.04-04,21.52,20.6,-1.46362,-2.69299,-2.17881,Clear,9,0,0,,2275,1819,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
0,0,7019,0,0,0,2014-06-26 23:27:59.691-04,21.52,20.6,-1.53808,2.42585,2.91982,Clear,9,0,0,,2275,1820,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.335778860000005,44.345382069999999,7020,7,5,11,2014-06-26 23:28:52.146-04,21.47,20.6,-1.50707,2.40922,2.90884,Clear,9,0,0,,2275,1821,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.335778860000005,44.345382069999999,7021,7,5,11,2014-06-26 23:28:54.318-04,21.47,20.6,-1.52722,0.397079,0.884137,Clear,9,0,0,,2275,1822,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.335778860000005,44.345382069999999,7022,7,5,11,2014-06-26 23:28:56.464-04,21.54,20.6,-1.41676,-3.1335,-2.64166,Clear,9,0,0,,2275,1823,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.335291889999993,44.342381979999999,7023,7,3,12,2014-06-26 23:29:48.055-04,21.42,20.6,-1.28358,2.65075,-3.13937,Clear,9,0,0,,2275,1824,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.335291889999993,44.342381979999999,7024,7,3,12,2014-06-26 23:29:50.392-04,21.42,20.6,-1.4465,0.156734,0.654317,Clear,9,0,0,,2275,1825,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.335291889999993,44.342381979999999,7025,7,3,12,2014-06-26 23:29:52.41-04,21.5,20.6,-1.43223,2.47481,2.98045,Clear,9,0,0,,2275,1826,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.335291889999993,44.342381979999999,7026,7,3,12,2014-06-26 23:29:54.477-04,21.5,20.6,-1.47634,2.02948,2.52746,Clear,9,0,0,,2275,1827,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.33532117,44.341133859999999,7027,11,3,9,2014-06-26 23:31:03.233-04,21.52,20.3,-1.48036,1.15037,1.6332,Clear,9,0,0,,2275,1828,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.335329430000002,44.341123779999997,7028,11,3,10,2014-06-26 23:31:05.519-04,21.52,20.3,-1.41997,2.01818,2.48716,Clear,9,0,0,,2275,1829,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.188322726637125,44.359907498583198,1389,57.9,5,11,2014-06-20 00:17:10.321-04,21.29,17.7,-1.40104,-2.96552,-1.61435,Clear,2,0,0,,2275,7996,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.335329430000002,44.341123779999997,7029,11,3,10,2014-06-26 23:31:07.968-04,21.55,20.3,-1.37251,0.41258,0.907465,Clear,9,0,0,,2275,1830,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.335329430000002,44.341123779999997,7030,11,3,10,2014-06-26 23:31:09.93-04,21.55,20.3,-1.37318,2.68311,-3.11726,Clear,9,0,0,,2275,1831,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.334874130000003,44.33325371,7031,-1,3,8,2014-06-26 23:32:58.136-04,21.5,20.3,-1.52419,2.40766,2.88801,Clear,9,0,0,,2275,1832,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88

-68.334888890000002,44.333262099999999,7032,-1,3,9,2014-06-26 23:33:01.254-04,21.5,20.3,-1.50073,2.01687,2.49378,Clear,9,0,0,,2275,1833,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.334888890000002,44.333262099999999,7033,-1,3,9,2014-06-26 23:33:03.818-04,21.53,20.3,-1.49551,1.82662,2.30421,Clear,9,0,0,,2275,1834,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.334888890000002,44.333262099999999,7034,-1,3,9,2014-06-26 23:33:05.856-04,21.53,20.3,-1.48684,0.50307,0.987434,Clear,9,0,0,,2275,1835,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.334877250000005,44.33319676,7035,0,3,9,2014-06-26 23:33:09.686-04,21.53,20.3,-1.30093,0.289369,0.802382,Clear,9,0,0,,2275,1836,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.33486071,44.333134010000002,7036,0,3,9,2014-06-26 23:33:10.376-04,21.52,20.3,-1.46433,1.95077,2.43,Clear,9,0,0,,2275,1837,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.33486071,44.333134010000002,7037,0,3,9,2014-06-26 23:33:12.084-04,21.52,20.3,-1.32572,2.56822,3.04521,Clear,9,0,0,,2275,1838,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.334843359999994,44.333072729999998,7038,0,3,9,2014-06-26 23:33:13.798-04,21.52,20.3,-1.40119,0.289214,0.786422,Clear,9,0,0,,2275,1839,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.334825039999998,44.333004539999997,7039,0,3,9,2014-06-26 23:33:15.837-04,21.51,20.3,-1.44132,2.05727,2.54223,Clear,9,0,0,,2275,1840,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.329513590000005,44.30088182,7040,30,3,12,2014-06-26 23:37:41.399-04,21.18,19.6,-1.36283,0.983861,1.50036,Clear,9,0,0,,2275,1841,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.329513590000005,44.30088182,7041,30,3,12,2014-06-26 23:37:43.353-04,21.18,19.6,-1.4629,2.33329,2.81965,Clear,9,0,0,,2275,1842,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.329513590000005,44.30088182,7042,30,3,12,2014-06-26 23:37:45.522-04,21.16,19.6,-1.39923,0.150561,0.644729,Clear,9,0,0,,2275,1843,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.329513590000005,44.30088182,7043,30,3,12,2014-06-26 23:37:47.487-04,21.15,19.6,-1.42872,0.306577,0.8024,Clear,9,0,0,,2275,1844,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.295417380000004,44.25143586,7044,-6,3,12,2014-06-26 23:48:15.258-04,21.14,20.3,-1.47224,1.90762,2.3884,Clear,9,0,0,,2275,1845,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.295417380000004,44.25143586,7045,-6,3,12,2014-06-26 23:48:17.754-04,21.15,20.3,-1.47855,2.1172,2.59681,Clear,9,0,0,,2275,1846,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.295417380000004,44.25143586,7046,-6,3,12,2014-06-26 23:48:20.196-04,21.16,20.3,-1.42362,2.04365,2.53443,Clear,9,0,0,,2275,1847,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298578640000002,44.24411603,7047,-22,3,13,2014-06-26 23:50:01.252-04,20.98,20.3,-1.40537,0.139474,0.614807,Clear,9,0,0,,2275,1848,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29862731,44.244039559999997,7048,-22,3,13,2014-06-26 23:50:03.385-04,21.38,20.3,-1.45546,0.704241,1.17535,Clear,9,0,0,,2275,1849,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298682679999999,44.24396256,7049,-24,3,13,2014-06-26 23:50:05.779-04,21.38,20.3,-1.51934,-0.471008,-0.0107145,Clear,9,0,0,,2275,1850,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298770700000006,44.243873639999997,7050,-25,3,13,2014-06-26 23:50:08.026-04,21.44,20.3,-1.50529,0.198817,0.664043,Clear,9,0,0,,2275,1851,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.188475528731942,44.358313805423677,1427,54.4,5,11,2014-06-20 00:19:18.924-04,21.38,17.4,-1.46736,2.85737,-1.74693,Clear,2,0,0,,2275,8034,3f2e7df795e79c66,1,12,0.2,4,8,67
-68.188492627814412,44.358251318335533,1428,54,5,11,2014-06-20 00:19:23.955-04,21.35,17.4,-1.45468,3.07872,-1.71953,Clear,2,0,0,,2275,8035,3f2e7df795e79c66,1,13,0.2,4,8,67
-68.188533699139953,44.358118590898812,1430,52.8,5,11,2014-06-20 00:19:34.004-04,21,17.4,-1.50667,-2.96797,-1.27295,Clear,2,0,0,,2275,8037,3f2e7df795e79c66,1,15,0.2,4,8,67
-68.188548535108566,44.358064066618681,1431,52.1,5,11,2014-06-20 00:19:38.006-04,21.4,17.4,-1.41541,-0.982927,1.92997,Clear,2,0,0,,2275,8038,3f2e7df795e79c66,1,16,0.2,4,8,67
-68.188560018315911,44.358002878725529,1432,51.7,5,11,2014-06-20 00:19:42.007-04,21.31,17.4,-1.36397,-1.34641,2.1457,Clear,2,0,0,,2275,8039,3f2e7df795e79c66,1,17,0.2,4,8,67
-68.188583320006728,44.357934691943228,1433,51.3,5,11,2014-06-20 00:19:46.913-04,21.15,17.4,-1.44255,-1.06937,1.61971,Clear,2,0,0,,2275,8040,3f2e7df795e79c66,1,18,0.2,4,8,67
-68.188594887033105,44.35787710826844,1434,51.1,5,11,2014-06-20 00:19:50.994-04,21.17,17.4,-1.43676,-0.587831,2.11771,Clear,2,0,0,,2275,8041,3f2e7df795e79c66,1,19,0.2,4,8,67
-68.18861517123878,44.357817932032049,1435,50.9,5,11,2014-06-20 00:19:54.957-04,21.4,17.4,-1.55135,-2.24897,-0.356935,Clear,2,0,0,,2275,8042,3f2e7df795e79c66,1,20,0.2,4,8,67
-68.188632689416409,44.357755444943905,1436,50.6,5,11,2014-06-20 00:19:59.042-04,21.2,17.4,-1.47248,0.534546,2.71275,Clear,2,0,0,,2275,8043,3f2e7df795e79c66,1,21,0.2,4,8,67
-68.188646184280515,44.357689479365945,1437,50.5,5,11,2014-06-20 00:20:03.008-04,21.19,17.4,-1.42962,-1.46819,1.33121,Clear,2,0,0,,2275,8044,3f2e7df795e79c66,1,22,0.2,4,8,67
-68.18864936940372,44.357622214592993,1438,50.1,5,11,2014-06-20 00:20:07.014-04,21.18,17.4,-1.53672,2.52092,-1.82486,Clear,2,0,0,,2275,8045,3f2e7df795e79c66,1,23,0.2,4,8,67
-68.188647357746959,44.357561445795,1439,49.5,5,11,2014-06-20 00:20:11.013-04,21.22,17.4,-1.53941,-2.92494,-1.04754,Clear,2,0,0,,2275,8046,3f2e7df795e79c66,1,24,0.2,4,8,67
-68.188632857054472,44.357496192678809,1440,49,5,10,2014-06-20 00:20:15.024-04,21.01,17.4,-1.48718,1.57171,-2.85472,Clear,2,0,0,,2275,8047,3f2e7df795e79c66,1,25,0.2,4,8,67
-68.188614584505558,44.357437896542251,1441,48.3,5,11,2014-06-20 00:20:18.96-04,21.12,17.4,-1.49462,2.87486,-1.74935,Clear,2,0,0,,2275,8048,3f2e7df795e79c66,1,26,0.2,4,8,67
-68.188608633354306,44.357376205734909,1442,47.9,5,11,2014-06-20 00:20:22.951-04,21.41,17.4,-1.43496,-0.404532,2.18411,Clear,2,0,0,,2275,8049,3f2e7df795e79c66,1,27,0.2,4,8,67
-68.188599245622754,44.357318663969636,1443,47.6,5,11,2014-06-20 00:20:27.056-04,21.14,17.4,-1.35418,-2.93729,-1.75115,Clear,2,0,0,,2275,8050,3f2e7df795e79c66,1,28,0.2,4,8,67
-68.298843869999999,44.243777719999997,7051,-25,3,13,2014-06-26 23:50:09.951-04,21.44,20.3,-1.47837,1.12735,1.5947,Clear,9,0,0,,2275,1852,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298939939999997,44.243676700000002,7052,-24,3,12,2014-06-26 23:50:11.122-04,21.44,20.3,-1.50598,1.75959,2.2209,Clear,9,0,0,,2275,1853,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298939939999997,44.243676700000002,7053,-24,3,12,2014-06-26 23:50:12.317-04,21.44,20.3,-1.52915,0.633986,1.09478,Clear,9,0,0,,2275,1854,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299039649999997,44.243580090000002,7054,-22,3,12,2014-06-26 23:50:13.66-04,21.46,20.3,-1.35171,0.513785,0.995829,Clear,9,0,0,,2275,1855,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299132299999997,44.243484969999997,7055,-22,3,13,2014-06-26 23:50:15.144-04,21.46,20.3,-1.40215,2.97911,-2.84628,Clear,9,0,0,,2275,1856,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299132299999997,44.243484969999997,7056,-22,3,13,2014-06-26 23:50:16.176-04,21.46,20.3,-1.41679,0.293545,0.764773,Clear,9,0,0,,2275,1857,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299240339999997,44.243376849999997,7057,-20,3,13,2014-06-26 23:50:18.479-04,21.47,20.3,-1.53231,3.07679,-2.7498,Clear,9,0,0,,2275,1858,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299336769999996,44.24326783,7058,-20,3,13,2014-06-26 23:50:20.512-04,21.45,20.3,-1.47547,0.797767,1.26478,Clear,9,0,0,,2275,1859,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299433759999999,44.243145439999999,7059,-20,3,13,2014-06-26 23:50:22.48-04,21.45,20.3,-1.28022,0.390937,0.89062,Clear,9,0,0,,2275,1860,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29950805,44.243020559999998,7060,-21,3,13,2014-06-26 23:50:23.77-04,21.45,20.3,-1.46767,0.677629,1.15153,Clear,9,0,0,,2275,1861,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299538170000005,44.242883069999998,7061,-20,3,13,2014-06-26 23:50:25.613-04,21.48,20.3,-1.43801,1.15982,1.63876,Clear,9,0,0,,2275,1862,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299524899999994,44.242733729999998,7062,-20,3,13,2014-06-26 23:50:27.865-04,21.48,20.3,-1.49737,2.29709,2.77837,Clear,9,0,0,,2275,1863,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299526159999999,44.242157720000002,7063,-20,3,13,2014-06-26 23:50:35.089-04,21.45,20.3,-1.41711,2.46018,2.92093,Clear,9,0,0,,2275,1864,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299526159999999,44.242157720000002,7064,-20,3,13,2014-06-26 23:50:36.326-04,21.45,20.3,-1.42175,1.82964,2.29241,Clear,9,0,0,,2275,1865,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299618039999999,44.2420161,7065,-19,3,13,2014-06-26 23:50:37.447-04,21.46,20.3,-1.47873,1.93843,2.4011,Clear,9,0,0,,2275,1866,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299618039999999,44.2420161,7066,-19,3,13,2014-06-26 23:50:38.359-04,21.46,20.3,-1.37027,3.03946,-2.78076,Clear,9,0,0,,2275,1867,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29973538,44.241856339999998,7067,-18,3,13,2014-06-26 23:50:39.015-04,21.46,20.3,-1.46707,3.04054,-2.7823,Clear,9,0,0,,2275,1868,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29973538,44.241856339999998,7068,-18,3,13,2014-06-26 23:50:40.08-04,21.46,20.3,-1.44409,-2.56546,-2.10834,Clear,9,0,0,,2275,1869,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298481440000003,44.256120180000003,7176,-1,3,10,2014-06-27 00:12:31.526-04,21.16,19.6,-1.48623,0.420961,0.913359,Clear,9,0,0,,2275,1977,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298481440000003,44.256120180000003,7177,-1,3,10,2014-06-27 00:12:33.707-04,21.18,19.6,-1.46699,1.69261,2.18385,Clear,9,0,0,,2275,1978,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.307200780000002,44.26420865,7178,1,3,10,2014-06-27 00:14:43.172-04,21.05,19.9,-1.48166,2.73928,-3.07213,Clear,9,0,0,,2275,1979,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.307210069999996,44.264202439999998,7179,0,3,11,2014-06-27 00:14:47.42-04,21.01,19.9,-1.40918,0.443342,0.944728,Clear,9,0,0,,2275,1980,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.307214119999998,44.26419329,7180,-1,3,11,2014-06-27 00:14:52.505-04,20.93,19.9,-1.51717,0.928747,1.42041,Clear,9,0,0,,2275,1981,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.325759590000004,44.2708552,7181,-13,3,11,2014-06-27 00:18:25.597-04,21.01,19.6,-1.34638,2.65096,-3.11681,Clear,9,0,0,,2275,1982,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.325768640000007,44.270862209999997,7182,-12,3,11,2014-06-27 00:18:27.842-04,21.04,19.6,-1.48426,2.61613,3.13059,Clear,9,0,0,,2275,1983,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.325768640000007,44.270862209999997,7183,-12,3,11,2014-06-27 00:18:30.385-04,21.04,19.6,-1.55402,1.10374,1.60649,Clear,9,0,0,,2275,1984,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.204104939999993,44.391994369999999,7184,-19,3,12,2014-06-27 00:57:04.843-04,19.62,26.7,-1.488,1.4375,1.90411,Clear,9,0,0,,2275,1985,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.204104939999993,44.391994369999999,7185,-19,3,12,2014-06-27 00:57:08.344-04,19.65,26.7,-1.4594,2.52592,2.98129,Clear,9,0,0,,2275,1986,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.204104939999993,44.391994369999999,7186,-19,3,12,2014-06-27 00:57:10.184-04,19.72,26.7,-1.48824,2.19158,2.65122,Clear,9,0,0,,2275,1987,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.204104939999993,44.391994369999999,7187,-19,3,12,2014-06-27 00:57:11.432-04,19.78,26.7,-1.49023,2.10535,2.56464,Clear,9,0,0,,2275,1988,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.204104939999993,44.391994369999999,7188,-19,3,12,2014-06-27 00:57:12.491-04,19.83,26.7,-1.52457,2.16104,2.62015,Clear,9,0,0,,2275,1989,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.204104939999993,44.391994369999999,7189,-19,3,12,2014-06-27 00:57:13.584-04,19.86,26.7,-1.47871,1.91432,2.37383,Clear,9,0,0,,2275,1990,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.204104939999993,44.391994369999999,7190,-19,3,12,2014-06-27 00:57:15.225-04,19.88,26.7,-1.4426,1.13783,1.601,Clear,9,0,0,,2275,1991,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.204117940000003,44.391999060000003,7191,-20,3,11,2014-06-27 00:57:17.645-04,19.89,26.7,-1.47287,1.28778,1.74642,Clear,9,0,0,,2275,1992,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.205205149999998,44.39114695,7192,-19,3,11,2014-06-27 00:57:55.717-04,19.62,26.7,-1.35838,-0.0304565,0.434226,Clear,9,0,0,,2275,1993,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.205205149999998,44.39114695,7193,-19,3,11,2014-06-27 00:57:57.459-04,19.61,26.7,-1.48872,0.275735,0.731733,Clear,9,0,0,,2275,1994,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.205205149999998,44.39114695,7194,-19,3,11,2014-06-27 00:57:58.751-04,19.56,26.7,-1.42363,0.571337,1.03576,Clear,9,0,0,,2275,1995,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.205205149999998,44.39114695,7195,-19,3,11,2014-06-27 00:57:59.687-04,19.55,26.7,-1.45511,-0.0523539,0.403723,Clear,9,0,0,,2275,1996,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.205205149999998,44.39114695,7196,-19,3,11,2014-06-27 00:58:00.546-04,19.55,26.7,-1.371,0.0695662,0.534779,Clear,9,0,0,,2275,1997,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.205283379999997,44.39112849,7197,-18,3,11,2014-06-27 00:58:03.087-04,19.39,26.7,-1.30968,-0.0183838,0.45147,Clear,9,0,0,,2275,1998,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.208609050000007,44.390674679999996,7198,-13,3,11,2014-06-27 00:58:43.87-04,20.27,26.1,-1.56127,0.386649,0.846126,Clear,9,0,0,,2275,1999,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.224909314885736,44.352276362478733,3400,445.2,5,8,2014-06-22 00:27:17.117-04,21.48,14.5,-1.45528,2.05055,2.77724,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7783,3f2e7df795e79c66,1,0,0.2,4,14,88
-68.224911661818624,44.352332437410951,3401,445.5,5,9,2014-06-22 00:27:26.262-04,21.42,14.5,-1.29374,1.39268,2.80391,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7784,3f2e7df795e79c66,1,1,0.2,4,14,88
-68.224968994036317,44.352340819314122,3402,441.9,5,9,2014-06-22 00:27:31.118-04,21.51,14.5,-1.44887,2.6309,-3.07992,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7785,3f2e7df795e79c66,1,2,0.2,4,14,88
-68.225025739520788,44.352372083812952,3403,441,5,9,2014-06-22 00:27:36.094-04,21.43,14.5,-1.4446,-2.0756,-1.70771,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7786,3f2e7df795e79c66,1,3,0.2,4,14,88
-68.22506689466536,44.352416004985571,3404,440.5,5,9,2014-06-22 00:27:42.204-04,21.35,14.5,-1.49543,-1.62157,-0.680009,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7787,3f2e7df795e79c66,1,4,0.2,4,14,88
-68.225075947120786,44.352429960854352,3405,440.3,5,9,2014-06-22 00:27:51.414-04,21.42,14.5,-1.44042,-2.44361,-1.75954,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7788,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225080221891403,44.352444880641997,3406,440.4,5,9,2014-06-22 00:27:54.603-04,21.39,14.5,-1.54142,-0.694481,0.358158,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7789,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225084999576211,44.352467469871044,3407,440.6,5,9,2014-06-22 00:27:57.582-04,21.37,14.5,-1.47985,-2.25418,-1.3157,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7790,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225084580481052,44.352482431568205,3408,440.5,5,9,2014-06-22 00:28:00.793-04,21.34,14.1,-1.41649,0.117616,1.58658,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7791,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22508349083364,44.35250879265368,3409,440.6,5,8,2014-06-22 00:28:04.914-04,21.35,14.1,-1.50166,-0.173937,0.988573,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7792,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224846618250012,44.352526981383562,3410,439.6,5,10,2014-06-22 00:30:02.816-04,21.4,13.8,-1.55303,2.35619,-3.10595,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7793,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224872183054686,44.352452885359526,3411,439.8,5,10,2014-06-22 00:31:01.866-04,21.47,13.5,-1.50581,-2.26694,-2.08006,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7794,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224968910217285,44.352423003874719,3412,440.2,5,10,2014-06-22 00:32:02.133-04,21.44,13.5,-1.52494,2.35619,3.05263,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7795,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225047281011939,44.35241986066103,3413,439.2,5,10,2014-06-22 00:32:10.966-04,21.46,13.5,-1.39659,3.09366,-2.83211,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7796,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225047281011939,44.35241986066103,3414,439.2,5,10,2014-06-22 00:32:13.133-04,21.37,13.5,-1.45934,2.808,-2.93012,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7797,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22508642449975,44.352416633628309,3415,438.6,5,11,2014-06-22 00:32:19.782-04,21.42,13.5,-1.54294,-1.10819,-0.581386,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7798,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225099500268698,44.352413867600262,3416,438.3,5,11,2014-06-22 00:32:24.571-04,21.44,13.5,-1.52425,-2.87702,-2.30867,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7799,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225140068680048,44.352407497353852,3417,437.9,5,11,2014-06-22 00:32:32.747-04,21.46,13.5,-1.52641,2.1592,2.91155,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7800,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22517829015851,44.352397858165205,3418,437.7,5,11,2014-06-22 00:32:40.832-04,21.45,13.2,-1.55087,0.931667,1.78908,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7801,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225230257958174,44.352387967519462,3419,437.6,5,11,2014-06-22 00:32:49.651-04,21.41,13.2,-1.46113,-3.06827,-2.67775,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7802,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225329080596566,44.35238394420594,3420,437.5,5,11,2014-06-22 00:33:05.321-04,21.45,13.2,-1.5306,3.14003,-2.5696,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7803,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225414995104074,44.352392116561532,3421,437.5,5,11,2014-06-22 00:33:19.935-04,21.41,13.2,-1.52719,-2.76297,-2.18391,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7804,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225506860762835,44.352407203987241,3422,436.9,5,11,2014-06-22 00:33:31.686-04,21.42,13.2,-1.53765,-2.89891,-2.31751,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7805,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225561175495386,44.352423213422298,3423,435.8,5,11,2014-06-22 00:33:39.12-04,21.45,13.2,-1.48542,-0.233206,0.675482,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7806,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22563418187201,44.352453388273716,3424,435,5,11,2014-06-22 00:33:46.927-04,21.43,13.2,-1.51452,0.433857,1.36792,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7807,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225746415555477,44.352498818188906,3425,435,5,11,2014-06-22 00:34:02.704-04,21.43,13.2,-1.50726,2.30868,3.01307,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7808,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225970799103379,44.352557952515781,3426,434.4,5,11,2014-06-22 00:34:23.421-04,21.45,13.2,-1.26633,0.200443,2.5653,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7809,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226010026410222,44.352564658038318,3427,434.3,5,11,2014-06-22 00:34:27.892-04,21.44,13.2,-1.55563,0.988796,1.59738,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7810,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226059144362807,44.35256889089942,3428,434.1,5,11,2014-06-22 00:34:31.237-04,21.47,13.2,-1.55848,-2.55959,-2.08439,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7811,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226059144362807,44.35256889089942,3429,434.1,5,11,2014-06-22 00:34:32.966-04,21.47,13.2,-1.43803,2.26219,2.96405,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7812,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226083787158132,44.352570315822959,3430,434,5,11,2014-06-22 00:34:35.577-04,21.46,13.2,-1.46197,-0.345201,0.287517,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7813,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226143214851618,44.352572369389236,3431,434,5,11,2014-06-22 00:34:39.354-04,21.47,13.2,-1.46225,1.0723,2.19844,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7814,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226165594533086,44.35257076022625,3432,434,5,11,2014-06-22 00:34:40.427-04,21.47,13.2,-1.51748,-0.0756675,0.666091,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7815,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226165594533086,44.35257076022625,3433,434,5,11,2014-06-22 00:34:41.677-04,21.47,13.2,-1.48908,0.603407,1.61201,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7816,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226207420229912,44.352572201751173,3434,434,5,11,2014-06-22 00:34:45.369-04,21.46,13.2,-1.54317,-0.462603,0.00471731,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7817,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226246396079659,44.352570357732475,3435,434.1,5,11,2014-06-22 00:34:48.766-04,21.47,13.2,-1.48663,0.0483614,1.07666,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7818,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226246396079659,44.352570357732475,3436,434.1,5,11,2014-06-22 00:34:52.253-04,21.47,12.8,-1.47012,1.32658,2.42002,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7819,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226283947005868,44.352567507885396,3437,434.2,5,11,2014-06-22 00:34:56.581-04,21.45,12.8,-1.52484,1.3752,2.25611,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7820,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226330550387502,44.352562394924462,3438,434.3,5,11,2014-06-22 00:35:00.565-04,21.46,13.2,-1.54969,-1.77181,-1.29198,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7821,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226354857906699,44.352560550905764,3439,434.2,5,11,2014-06-22 00:35:02.084-04,21.46,13.2,-1.49644,1.6887,2.67956,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7822,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22637933306396,44.352558329701424,3440,434.1,5,11,2014-06-22 00:35:04.328-04,21.46,13.2,-1.45204,0.942802,2.40393,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7823,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226414117962122,44.352553468197584,3441,434.2,5,11,2014-06-22 00:35:06.659-04,21.46,13.2,-1.55126,0.00313479,0.860352,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7824,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226437419652939,44.352548271417618,3442,434.2,5,11,2014-06-22 00:35:09.085-04,21.46,13.2,-1.47699,-1.84998,-2.17104,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7825,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226483771577477,44.352538255043328,3443,434.3,5,11,2014-06-22 00:35:13.113-04,21.47,13.2,-1.49185,3.14081,-2.71143,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7826,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226505564525723,44.352534231729805,3444,434.3,5,11,2014-06-22 00:35:15.912-04,21.45,13.2,-1.5473,2.60026,-3.02649,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7827,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226570105180144,44.352525011636317,3445,434.6,5,11,2014-06-22 00:35:20.358-04,21.45,12.8,-1.47307,2.6588,-3.01723,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7828,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226659959182143,44.3525180965662,3446,434.6,5,11,2014-06-22 00:35:28.802-04,21.44,12.8,-1.47916,2.95803,-2.74844,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7829,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226760206744075,44.352525388821959,3447,434.3,5,11,2014-06-22 00:35:37.731-04,21.45,12.8,-1.51705,1.84983,2.72347,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7830,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226808989420533,44.352521826513112,3448,434.3,5,11,2014-06-22 00:35:41.635-04,21.44,12.8,-1.33876,-3.08555,-2.89795,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7831,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226855676621199,44.352511642500758,3449,434.4,5,11,2014-06-22 00:35:45.553-04,21.45,12.8,-1.50587,1.70423,2.84965,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7832,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226928682997823,44.35249169357121,3450,434.6,5,11,2014-06-22 00:35:57.224-04,21.46,12.8,-1.53019,0.101373,1.20107,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7833,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226928682997823,44.35249169357121,3451,434.6,5,11,2014-06-22 00:35:59.998-04,21.46,12.8,-1.47035,0.621094,2.16912,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7834,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226943351328373,44.352486664429307,3452,434.4,5,11,2014-06-22 00:36:01.607-04,21.47,12.8,-1.42793,0.274747,2.47825,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7835,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226963970810175,44.352481719106436,3453,434.4,5,11,2014-06-22 00:36:03.232-04,21.47,12.8,-1.40928,0.371415,2.48914,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7836,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226986853405833,44.352476396597922,3454,434.5,5,11,2014-06-22 00:36:05.958-04,21.47,12.8,-1.45084,-0.0364633,2.01694,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7837,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227030439302325,44.352465039119124,3455,434.4,5,11,2014-06-22 00:36:10.042-04,21.47,12.8,-1.51456,-0.210254,1.0571,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7838,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227074444293976,44.352453136816621,3456,434.4,5,11,2014-06-22 00:36:13.521-04,21.47,13.2,-1.47825,2.38473,3.1148,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7839,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227096572518349,44.352447604760528,3457,434.5,5,11,2014-06-22 00:36:16.26-04,21.47,12.8,-1.48869,-3.01264,-2.74898,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7840,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227119538933039,44.352439516223967,3458,434.4,5,11,2014-06-22 00:36:17.938-04,21.47,12.8,-1.38801,0.216528,2.59251,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7841,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227182906121016,44.3524208664894,3459,434.3,5,11,2014-06-22 00:36:23.203-04,21.48,12.8,-1.38991,3.14127,-2.7822,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7842,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227215595543385,44.352412987500429,3460,434.2,5,11,2014-06-22 00:36:26.757-04,21.39,12.8,-1.47746,-2.96255,-2.62528,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7843,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227263875305653,44.352401755750179,3461,433.9,5,11,2014-06-22 00:36:30.671-04,21.44,12.8,-1.43355,0.624731,2.75043,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7844,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227311819791794,44.352388218976557,3462,433.8,5,11,2014-06-22 00:36:34.788-04,21.45,12.8,-1.47738,1.14502,2.73951,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7845,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227359764277935,44.352374011650681,3463,433.9,5,11,2014-06-22 00:36:38.801-04,21.44,12.8,-1.49495,-3.09691,-2.57636,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7846,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227384490892291,44.352366803213954,3464,433.8,5,11,2014-06-22 00:36:42.072-04,21.43,12.8,-1.40598,-2.92114,-2.68259,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7847,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227436039596796,44.352354691363871,3465,433.9,5,11,2014-06-22 00:36:45.781-04,21.43,12.8,-1.53138,1.2812,2.84886,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7848,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227484151721001,44.352340274490416,3466,433.9,5,11,2014-06-22 00:36:48.734-04,21.43,12.8,-1.43565,2.85234,-2.84333,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7849,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227532180026174,44.352324306964874,3467,433.7,5,11,2014-06-22 00:36:53.643-04,21.43,12.8,-1.47029,2.4904,-2.81954,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7850,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227578951045871,44.352308171801269,3468,433.6,5,11,2014-06-22 00:36:57.58-04,21.43,12.8,-1.4496,-2.88161,-2.5347,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7851,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227713983505964,44.35226496309042,3469,434,5,11,2014-06-22 00:37:10.942-04,21.41,12.8,-1.54329,3.13937,-2.09025,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7852,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227802831679583,44.352235542610288,3470,433.4,5,11,2014-06-22 00:37:18.076-04,21.42,12.8,-1.44073,2.18722,-3.04444,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7853,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227848848327994,44.352218359708786,3471,433.5,5,11,2014-06-22 00:37:23.069-04,21.43,12.8,-1.48654,0.715201,2.7346,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7854,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227905761450529,44.35219656676054,3472,433.9,5,11,2014-06-22 00:37:26.911-04,21.45,13.2,-1.42119,3.04631,-2.71245,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7855,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227953119203448,44.352179090492427,3473,434,5,11,2014-06-22 00:37:30.922-04,21.42,12.8,-1.449,1.53567,3.0521,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7856,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228001482784748,44.352161823771894,3474,434,5,11,2014-06-22 00:37:35.861-04,21.44,12.8,-1.52684,1.89333,-3.03174,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7857,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228025455027819,44.352151220664382,3475,433.9,5,11,2014-06-22 00:37:37.364-04,21.44,13.2,-1.47229,1.57145,3.10426,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7858,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228093683719635,44.352121213451028,3476,433.7,5,11,2014-06-22 00:37:45.214-04,21.48,12.8,-1.49989,-3.08701,-2.55013,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7859,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228121176362038,44.35211178380996,3477,433.9,5,11,2014-06-22 00:38:00.288-04,21.47,12.8,-1.46312,2.91436,-2.89512,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7860,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228130815550685,44.352102437987924,3478,433.8,5,11,2014-06-22 00:38:04.269-04,21.48,12.8,-1.47891,3.09749,-1.94514,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7861,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228130815550685,44.352102437987924,3479,433.8,5,11,2014-06-22 00:38:07.662-04,21.39,13.2,-1.49358,-2.11244,-1.85139,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7862,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228167109191418,44.352083033882082,3480,434,5,11,2014-06-22 00:38:11.464-04,21.41,12.8,-1.44576,0.464317,2.75219,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7863,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228208934888244,44.352060444653034,3481,434.3,5,11,2014-06-22 00:38:15.836-04,21.42,12.8,-1.51041,-0.131664,2.20887,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7864,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228277834132314,44.352025240659714,3482,434.4,5,11,2014-06-22 00:39:45.975-04,21.42,13.2,-1.53783,3.13964,-2.51556,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7865,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228304740041494,44.352011997252703,3483,433.6,5,11,2014-06-22 00:39:50.728-04,21.42,13.2,-1.52548,2.29755,-2.3969,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7866,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228316474705935,44.35199795756489,3484,433.5,5,11,2014-06-22 00:39:53.845-04,21.42,13.2,-1.49657,1.34078,-2.99547,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7867,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228328712284565,44.351984923705459,3485,433.6,5,11,2014-06-22 00:39:56.027-04,21.37,13.2,-1.47094,2.70892,-2.42626,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7868,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228381266817451,44.351940038613975,3486,433.5,5,11,2014-06-22 00:40:00.275-04,21.4,13.2,-1.52821,2.87438,-1.75614,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7869,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228442370891571,44.351888909004629,3487,433.3,5,11,2014-06-22 00:40:26.034-04,21.37,13.2,-1.54356,2.67691,-2.01068,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7870,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228452345356345,44.351879982277751,3488,433.2,5,11,2014-06-22 00:40:30.495-04,21.39,13.2,-1.46495,2.83025,-2.33568,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7871,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228474725037813,44.351859278976917,3489,433.4,5,11,2014-06-22 00:40:33.96-04,21.37,13.2,-1.54038,-0.876315,1.42515,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7872,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228509509935975,44.35182788874954,3490,433.5,5,11,2014-06-22 00:40:37.508-04,21.38,13.2,-1.43566,1.12403,-3.12791,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7873,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228562986478209,44.351777723059058,3491,433.7,5,11,2014-06-22 00:40:44.049-04,21.38,13.2,-1.49469,-0.37043,2.30231,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7874,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22861478663981,44.35173132922504,3492,433.9,5,11,2014-06-22 00:40:49.59-04,21.4,13.2,-1.50792,1.13542,2.89996,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7875,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228648398071527,44.351701657287776,3493,434.1,5,11,2014-06-22 00:40:53.732-04,21.39,13.2,-1.51241,2.09927,-2.6135,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7876,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228753507137299,44.351618802174926,3494,434.8,5,10,2014-06-22 00:41:20.933-04,21.31,13.2,-1.51883,1.64867,2.37778,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7877,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228771863505244,44.351595123298466,3495,434.8,5,11,2014-06-22 00:41:28.224-04,21.35,13.2,-1.52095,2.98795,-1.98071,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7878,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228855431079865,44.351511807180941,3496,435.6,5,11,2014-06-22 00:41:38.545-04,21.35,13.2,-1.44268,0.76563,3.03628,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7879,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22888744994998,44.351477818563581,3497,435.9,5,11,2014-06-22 00:41:43.533-04,21.34,13.2,-1.54508,-2.68107,-0.71151,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7880,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228886779397726,44.351418013684452,3498,436,5,11,2014-06-22 00:41:48.258-04,21.37,13.2,-1.48192,2.80447,-1.82946,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7881,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228918630629778,44.351382306776941,3499,436.3,5,11,2014-06-22 00:41:54.091-04,21.34,13.2,-1.45416,0.64423,2.83538,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7882,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229056932032108,44.351214878261089,3500,436.5,5,11,2014-06-22 00:42:19.511-04,21.32,13.2,-1.39215,2.62233,-2.31939,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7883,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229124238714576,44.351077834144235,3501,437.1,5,11,2014-06-22 00:42:37.553-04,21.3,13.2,-1.51788,0.839621,2.88448,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7884,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229133626446128,44.351040073670447,3502,437.1,5,11,2014-06-22 00:42:48.054-04,21.3,13.2,-1.51468,2.03489,-2.44672,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7885,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88

-68.229143684729934,44.350949758663774,3503,437.4,5,11,2014-06-22 00:43:17.874-04,21.28,13.2,-1.4883,-2.78959,-1.071,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7886,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229144606739283,44.350937395356596,3504,437.3,5,11,2014-06-22 00:43:22.2-04,21.28,13.2,-1.53729,-1.44813,0.654755,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7887,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229147791862488,44.350879937410355,3505,437.2,5,11,2014-06-22 00:43:27.42-04,21.29,13.2,-1.53068,1.68298,-2.74483,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7888,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229128262028098,44.350751568563282,3506,437.6,5,11,2014-06-22 00:43:41.365-04,21.26,13.2,-1.47117,3.06712,-1.69723,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7889,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229120383039117,44.350718040950596,3507,437.9,5,11,2014-06-22 00:43:44.687-04,21.25,13.2,-1.49561,1.50941,-2.94087,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7890,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229115353897214,44.35067139565 9447,3508,438.1,5,11,2014-06-22 00:43:48.601-04,21.29,13.2,-1.41449,2.82712,-2.0235,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7891,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229105463251472,44.350627642124891,3509,437.8,5,11,2014-06-22 00:43:51.459-04,21.27,13.2,-1.49781,-0.655521,1.36328,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7892,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229093560948968,44.350572824478149,3510,437.6,5,11,2014-06-22 00:43:56.383-04,21.28,13.2,-1.50318,3.02368,-1.60317,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7893,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229093560948968,44.350572824478149,3511,437.6,5,11,2014-06-22 00:43:58.554-04,21.29,13.2,-1.46318,-2.85076,-1.25817,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7894,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229080149903893,44.350517503917217,3512,437.3,5,11,2014-06-22 00:44:02.003-04,21.28,13.2,-1.47606,2.69686,-1.94766,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7895,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229069421067834,44.35047492384 9106,3513,437,5,11,2014-06-22 00:44:05.738-04,21.29,13.2,-1.55123,-1.77181,0.000807274,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7896,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229064475744963,44.350454472005367,3514,437.1,5,11,2014-06-22 00:44:08.94-04,21.28,13.2,-1.53801,-0.462864,1.37906,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7897,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229040922597051,44.350371826440096,3515,437.3,5,11,2014-06-22 00:44:16.831-04,21.27,13.2,-1.52106,-0.164091,1.73814,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7898,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229006640613079,44.35022120364 0103,3516,437.7,5,11,2014-06-22 00:44:37.573-04,21.28,13.2,-1.49802,0.916436,2.70535,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7899,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228992978110909,44.3501609377563,3517,438.1,5,11,2014-06-22 00:44:43.407-04,21.28,13.2,-1.40562,-0.197052,1.93585,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7900,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228989206254482,44.350141449831426,3518,438,5,11,2014-06-22 00:44:46.169-04,21.28,13.2,-1.5358,-1.79149,-0.0185125,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7901,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229032624512911,44.350034664385021,3519,438,5,11,2014-06-22 00:44:59.856-04,21.37,13.2,-1.52176,-1.48884,-0.917346,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7902,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229020470753312,44.350023390725255,3520,437.4,5,11,2014-06-22 00:45:06.015-04,21.43,13.2,-1.41313,1.20615,-3.10265,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7903,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229013094678521,44.350005453452468,3521,437,5,11,2014-06-22 00:45:07.473-04,21.43,13.2,-1.48854,-2.72441,-1.17083,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7904,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229013094678521,44.350005453452468,3522,437,5,11,2014-06-22 00:45:08.76-04,21.31,13.2,-1.5175,-0.566361,1.58096,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7905,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.185265630000004,44.329242790000002,1694,9,9,11,2014-06-20 00:36:37.242-04,21.32,16.4,-1.51198,-0.393246,-2.93969,Clear,2,0,0,,2275,3365,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.228992559015751,44.349929681047797,3523,436.3,5,11,2014-06-22 00:45:18.259-04,21.35,13.2,-1.49069,-0.896183,1.39542,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7906,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228986943140626,44.349890202283859,3524,435.8,5,11,2014-06-22 00:45:25.168-04,21.41,13.2,-1.4113,-1.70559,1.65609,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7907,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228985015302896,44.349879682995379,3525,435.8,5,11,2014-06-22 00:45:26.373-04,21.41,13.2,-1.53372,-2.52388,-0.65111,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7908,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228979986160994,44.349848586134613,3526,435.7,5,11,2014-06-22 00:45:33.731-04,21.42,13.2,-1.40751,-2.86716,-2.17484,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7909,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228969173505902,44.349808394908905,3527,435.5,5,11,2014-06-22 00:45:39.945-04,21.41,13.2,-1.52992,-2.72546,-0.965602,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7910,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228962467983365,44.349784213118255,3528,435.2,5,11,2014-06-22 00:45:41.97-04,21.41,13.2,-1.42325,-0.251379,2.17933,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7911,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228945201262832,44.349716235883534,3529,434.9,5,11,2014-06-22 00:45:48.758-04,21.31,13.2,-1.47897,-1.90841,0.0521851,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7912,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228940926492214,44.349696119315922,3530,434.8,5,11,2014-06-22 00:45:51.69-04,21.35,13.2,-1.35457,-0.977527,1.86016,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7913,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228935226798058,44.34965567663312,3531,434.5,5,11,2014-06-22 00:45:55.705-04,21.33,13.2,-1.41477,-0.451255,1.9086,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7914,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228932544589043,44.349636104889214,3532,434.4,5,11,2014-06-22 00:45:57.572-04,21.31,13.2,-1.46859,1.46077,-3.00214,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7915,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228928269818425,44.349616784602404,3533,434.3,5,11,2014-06-22 00:45:59.09-04,21.31,13.2,-1.48755,1.74353,-2.84898,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7916,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228922737762332,44.349598847329617,3534,434.1,5,11,2014-06-22 00:46:02.05-04,21.3,13.2,-1.5226,3.05727,-1.45488,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7917,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228916367515922,44.349570139311254,3535,434,5,11,2014-06-22 00:46:07.884-04,21.34,13.2,-1.48669,1.48479,-2.96635,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7918,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228913517668843,44.349552453495562,3536,434,5,11,2014-06-22 00:46:09.179-04,21.34,13.2,-1.55092,2.67639,-1.76173,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7919,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228800781071186,44.34939868748188,3537,433.4,5,11,2014-06-22 00:46:30.866-04,21.31,13.2,-1.50408,1.32697,2.82559,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7920,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228801535442472,44.349388126283884,3538,432.9,5,11,2014-06-22 00:46:36.319-04,21.41,13.2,-1.3357,1.6688,-2.85785,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7921,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228785442188382,44.349239054135978,3539,432.3,5,11,2014-06-22 00:46:55.932-04,21.43,13.2,-1.48588,-0.141272,0.974288,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7922,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228805139660835,44.349230881780386,3540,432.1,5,11,2014-06-22 00:47:01.826-04,21.37,13.2,-1.3706,2.88772,-2.55489,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7923,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228805139660835,44.349230881780386,3541,432.1,5,11,2014-06-22 00:47:02.683-04,21.37,13.2,-1.46071,1.65815,-2.99538,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7924,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228820897638798,44.349213531240821,3542,431.9,5,11,2014-06-22 00:47:03.529-04,21.37,13.2,-1.49802,1.81633,-3.01422,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7925,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228820897638798,44.349213531240821,3543,431.9,5,11,2014-06-22 00:47:04.549-04,21.37,13.2,-1.38806,2.22874,-2.88779,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7926,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228833386674523,44.349196767434478,3544,431.7,5,11,2014-06-22 00:47:05.579-04,21.37,13.2,-1.36486,2.62995,-2.74208,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7927,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228833386674523,44.349196767434478,3545,431.7,5,11,2014-06-22 00:47:06.652-04,21.37,13.2,-1.30488,2.75663,-2.74818,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7928,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228845540434122,44.349178830161691,3546,431.4,5,11,2014-06-22 00:47:08.125-04,21.41,13.2,-1.33914,2.52833,-2.73071,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7929,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228857358917594,44.3491565762 0877,3547,431,5,11,2014-06-22 00:47:11.334-04,21.41,13.2,-1.33557,-0.174427,2.61256,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7930,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228873871266842,44.34912430588156,3548,430.5,5,11,2014-06-22 00:47:12.604-04,21.41,13.2,-1.47913,3.14099,-1.9841,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7931,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228883426636457,44.349103099666536,3549,430.1,5,11,2014-06-22 00:47:16.151-04,21.32,13.2,-1.51388,-2.64394,-1.39174,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7932,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228904297575355,44.349065548740327,3550,429.5,5,11,2014-06-22 00:47:18.98-04,21.37,13.2,-1.47924,-0.463387,2.09442,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7933,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228915948420763,44.349048533476889,3551,429.2,5,11,2014-06-22 00:47:21.219-04,21.37,13.2,-1.48133,-0.856785,1.86533,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7934,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228927766904235,44.349032398313284,3552,429,5,11,2014-06-22 00:47:23.027-04,21.4,13.2,-1.52152,-3.00094,-1.49922,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7935,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228938998654485,44.349016430787742,3553,428.9,5,11,2014-06-22 00:47:24.587-04,21.4,13.2,-1.47267,1.45658,-2.95346,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7936,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228938998654485,44.349016430787742,3554,428.9,5,11,2014-06-22 00:47:26.042-04,21.32,13.2,-1.50381,-0.411949,2.04784,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7937,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22895148769021,44.349000044167042,3555,428.8,5,11,2014-06-22 00:47:28.01-04,21.32,13.2,-1.54924,-1.77181,0.0978539,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7938,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228965820744634,44.348983070813119,3556,428.7,5,11,2014-06-22 00:47:29.208-04,21.32,13.2,-1.41336,2.03459,-2.80208,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7939,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228981830179691,44.348965426906943,3557,428.6,5,11,2014-06-22 00:47:30.965-04,21.35,13.2,-1.54435,-2.24897,-0.589335,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7940,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228997336700559,44.348947070538998,3558,428.4,5,11,2014-06-22 00:47:33.236-04,21.37,13.2,-1.51843,2.39959,-2.32608,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7941,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229015860706568,44.348928085528314,3559,428.1,5,11,2014-06-22 00:47:34.886-04,21.37,13.2,-1.32868,0.190954,2.75713,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7942,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229015860706568,44.348928085528314,3560,428.1,5,11,2014-06-22 00:47:36.13-04,21.37,13.2,-1.4572,0.907501,2.92579,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7943,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229078976437449,44.348876285366714,3561,427.5,5,11,2014-06-22 00:47:41.244-04,21.35,13.2,-1.5369,-1.43078,0.296008,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7944,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229125076904893,44.348848541267216,3562,427.1,5,11,2014-06-22 00:47:46.006-04,21.41,13.2,-1.35855,2.79531,-2.87132,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7945,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229144858196378,44.348833705298603,3563,426.8,5,11,2014-06-22 00:47:47.872-04,21.41,13.2,-1.51199,2.88028,-2.57665,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7946,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229144858196378,44.348833705298603,3564,426.8,5,11,2014-06-22 00:47:48.927-04,21.41,13.2,-1.52965,0.42032,2.02826,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7947,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229166902601719,44.348821216262877,3565,426.7,5,11,2014-06-22 00:47:50.247-04,21.35,13.2,-1.53276,-2.89891,-2.02078,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7948,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229192467406392,44.348809397779405,3566,426.6,5,11,2014-06-22 00:47:51.922-04,21.35,13.2,-1.51725,0.839621,2.4754,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7949,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229217361658812,44.348797495476902,3567,426.5,5,11,2014-06-22 00:47:53.188-04,21.4,13.2,-1.41675,-0.348505,2.54847,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7950,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229217361658812,44.348797495476902,3568,426.5,5,11,2014-06-22 00:47:54.495-04,21.4,13.2,-1.52188,0.0780601,1.81509,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7951,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22924401611 0897,44.348786473274231,3569,426.5,5,11,2014-06-22 00:47:55.703-04,21.4,13.2,-1.46854,-0.909873,2.12547,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7952,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229244016110897,44.348786473274231,3570,426.5,5,11,2014-06-22 00:47:57.004-04,21.4,13.2,-1.45866,1.73112,2.97973,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7953,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229271173477173,44.348776205442846,3571,426.4,5,11,2014-06-22 00:47:58.196-04,21.41,13.2,-1.44671,2.37943,-3.05797,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7954,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229314340278506,44.348763506859541,3572,426.2,5,11,2014-06-22 00:48:00.586-04,21.41,13.2,-1.48842,1.49467,2.76025,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7955,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229314340278506,44.348763506859541,3573,426.2,5,11,2014-06-22 00:48:02.008-04,21.4,13.2,-1.4945,2.20596,3.09232,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7956,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229343257844448,44.348755711689591,3574,426.1,5,11,2014-06-22 00:48:03.177-04,21.4,13.2,-1.43634,0.299217,2.30883,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7957,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229378126561642,44.348744144663215,3575,426.1,5,11,2014-06-22 00:48:07.64-04,21.42,13.2,-1.42872,-0.805016,0.657662,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7958,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229378126561642,44.348744144663215,3576,426.1,5,11,2014-06-22 00:48:08.982-04,21.31,13.2,-1.48197,-0.277808,1.16647,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7959,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229378126561642,44.348744144663215,3577,426.1,5,11,2014-06-22 00:48:12.723-04,21.42,13.2,-1.48587,0.00104275,1.77993,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7960,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229391956701875,44.348740540444851,3578,425.8,5,11,2014-06-22 00:48:14.738-04,21.42,13.2,-1.51765,-1.7248,-1.15064,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7961,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229421628639102,44.348733248189092,3579,425.6,5,11,2014-06-22 00:48:16.792-04,21.41,13.5,-1.39424,-0.226579,2.58303,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7962,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229453982785344,44.348727422766387,3580,425.5,5,11,2014-06-22 00:48:18.546-04,21.41,13.5,-1.52974,-0.785398,0.226292,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7963,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229519110172987,44.3487172806 6355,3581,425.3,5,11,2014-06-22 00:48:21.328-04,21.44,13.5,-1.42246,1.92978,3.00032,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7964,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229544842615724,44.348714598454535,3582,425.3,5,11,2014-06-22 00:48:23.247-04,21.44,13.5,-1.45889,0.000558347,1.95311,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7965,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229544842615724,44.348714598454535,3583,425.3,5,11,2014-06-22 00:48:25.343-04,21.38,13.5,-1.48301,0.279185,1.76928,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7966,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229568479582667,44.3487107008 6956,3584,425.1,5,11,2014-06-22 00:48:28.64-04,21.4,13.5,-1.47955,-0.155926,1.3558,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7967,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229610221460462,44.348704498261213,3585,424.9,5,11,2014-06-22 00:48:30.267-04,21.4,13.5,-1.51761,0.886614,2.14673,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7968,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229610221460462,44.348704498261213,3586,424.9,5,11,2014-06-22 00:48:31.902-04,21.4,13.5,-1.43526,0.282261,2.18892,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7969,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229637630283833,44.348699930123985,3587,424.8,5,11,2014-06-22 00:48:33.278-04,21.4,13.2,-1.4175,-0.369065,2.16544,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7970,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229665793478489,44.3486965354532,3588,424.6,5,11,2014-06-22 00:48:35.2-04,21.4,13.2,-1.29585,-0.715718,3.12659,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7971,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22969370521605,44.348691715858877,3589,424.5,5,11,2014-06-22 00:48:36.797-04,21.42,13.2,-1.38972,-0.922537,-2.69989,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7972,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22972203604877,44.348687985911965,3590,424.4,5,11,2014-06-22 00:48:38.335-04,21.42,13.2,-1.42185,-0.31262,1.76448,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7973,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22972203604877,44.348687985911965,3591,424.4,5,11,2014-06-22 00:48:39.728-04,21.42,13.2,-1.48564,1.10809,2.17328,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7974,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229760425165296,44.348684926517308,3592,424.3,5,11,2014-06-22 00:48:44.463-04,21.44,13.5,-1.47974,0.364877,1.61129,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7975,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229760425165296,44.348684926517308,3593,424.3,5,11,2014-06-22 00:48:46.485-04,21.44,13.5,-1.48852,0.889546,2.0283,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7976,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22978020645678,44.348683920688927,3594,424.1,5,11,2014-06-22 00:48:50.258-04,21.42,13.5,-1.43494,2.79256,-2.98181,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7977,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229799484834075,44.348682328127325,3595,423.9,5,11,2014-06-22 00:48:52.143-04,21.42,13.5,-1.50072,2.49788,-3.10666,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7978,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231138799999997,44.382355930000003,1769,80,3,10,2014-06-19 22:49:37.532-04,21.7,21.2,-1.47563,0.969229,3.12532,Clear,2,0,0,,2237,5272,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.229850195348263,44.348675957880914,3596,423.6,5,11,2014-06-22 00:48:57.32-04,21.37,13.5,-1.55664,1.3304,2.10071,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7979,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229920268058777,44.348673694767058,3597,423.2,5,11,2014-06-22 00:49:01.292-04,21.43,13.5,-1.49411,0.946294,1.91674,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7980,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229920268058777,44.348673694767058,3598,423.2,5,11,2014-06-22 00:49:02.202-04,21.43,13.5,-1.46132,-1.29821,-1.27734,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7981,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229948515072465,44.348675915971398,3599,423.2,5,11,2014-06-22 00:49:03.24-04,21.43,13.5,-1.52604,-0.587601,0.0765536,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7982,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229948515072465,44.348675915971398,3600,423.2,5,11,2014-06-22 00:49:04.43-04,21.37,13.5,-1.4229,2.40531,3.09803,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7983,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229991430416703,44.348679771646857,3601,423,5,11,2014-06-22 00:49:07.348-04,21.37,13.5,-1.4524,-0.030767,1.3383,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7984,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230019174516201,44.348682789131999,3602,422.9,5,11,2014-06-22 00:49:10.022-04,21.4,13.5,-1.44458,-0.123934,0.880748,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7985,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230045242235065,44.348686351440847,3603,422.8,5,11,2014-06-22 00:49:13.306-04,21.42,13.5,-1.49805,-0.665821,-0.0589453,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7986,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230045242235065,44.348686351440847,3604,422.8,5,11,2014-06-22 00:49:15.631-04,21.42,13.5,-1.47917,-0.785398,-0.229107,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7987,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230045242235065,44.348686351440847,3605,422.8,5,11,2014-06-22 00:49:17.553-04,21.42,13.5,-1.52131,-0.610411,0.0442567,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7988,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230058150365949,44.348688363097608,3606,422.7,5,11,2014-06-22 00:49:20.944-04,21.44,13.5,-1.4912,-1.10754,-0.732171,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7989,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230082960799336,44.348692218773067,3607,422.6,5,11,2014-06-22 00:49:23.897-04,21.4,13.5,-1.53272,0.267936,1.10909,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7990,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230140125378966,44.348703157156706,3608,422.3,5,10,2014-06-22 00:49:26.762-04,21.4,13.5,-1.53214,-0.927608,-0.30979,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7991,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230224531143904,44.348720507696271,3609,421.9,5,11,2014-06-22 00:49:32.372-04,21.4,13.5,-1.52076,2.74616,-2.89545,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7992,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.23025319725275,44.348727003671229,3610,421.7,5,11,2014-06-22 00:49:35.131-04,21.4,13.5,-1.39274,-0.976677,-1.37805,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7993,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230348834767938,44.348756424151361,3611,421.1,5,11,2014-06-22 00:49:42.542-04,21.4,13.5,-1.4714,2.50497,-3.07707,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7994,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230400048196316,44.348782114684582,3612,420.8,5,11,2014-06-22 00:49:46.912-04,21.35,13.5,-1.48494,-2.51709,-2.16743,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7995,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230453105643392,44.348809691146016,3613,420.5,5,11,2014-06-22 00:49:49.318-04,21.35,13.5,-1.47075,-1.66656,-1.26062,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7996,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230478167533875,44.348825700581074,3614,420.3,5,11,2014-06-22 00:49:51.714-04,21.37,13.5,-1.53352,2.4466,-3.02389,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7997,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230502055957913,44.34884112328 2909,3615,420.1,5,11,2014-06-22 00:49:53.638-04,21.37,13.5,-1.46631,-1.65827,-1.21239,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7998,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230644296854734,44.348969114944339,3616,419,5,9,2014-06-22 00:50:10.571-04,21.3,13.5,-1.49968,1.85744,-3.00767,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,7999,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230692492797971,44.349015676416457,3617,418.9,5,8,2014-06-22 00:50:18.362-04,21.35,13.5,-1.37671,1.98545,2.99607,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8000,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.23074035346508,44.349094005301595,3618,418.7,5,8,2014-06-22 00:50:25.825-04,21.34,13.5,-1.51736,-1.38622,-0.481098,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8001,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230761140584946,44.349141321144998,3619,418.5,5,7,2014-06-22 00:50:30.209-04,21.34,13.5,-1.47253,1.67093,2.71262,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8002,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.23079508729279,44.349210723303258,3620,418.2,5,7,2014-06-22 00:50:35.566-04,21.35,13.5,-1.50751,-1.16644,-0.33154,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8003,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.23079508729279,44.349210723303258,3621,418.2,5,7,2014-06-22 00:50:36.795-04,21.39,13.5,-1.44656,-1.22229,-0.49285,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8004,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230806067585945,44.349234108813107,3622,418.2,5,7,2014-06-22 00:50:38.328-04,21.39,13.5,-1.51987,0.984296,1.98263,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8005,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230816712602973,44.349254686385393,3623,418.1,5,7,2014-06-22 00:50:40.416-04,21.37,13.5,-1.52334,-1.22283,-0.325032,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8006,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230816712602973,44.349254686385393,3624,418.1,5,7,2014-06-22 00:50:42.444-04,21.37,13.5,-1.49517,-2.47686,-1.74804,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8007,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230855604633689,44.349341229535639,3625,417.6,5,6,2014-06-22 00:50:51.86-04,21.37,13.5,-1.40469,-0.404676,0.767269,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8008,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230873374268413,44.349378570914268,3626,417.5,5,6,2014-06-22 00:50:55.929-04,21.38,13.5,-1.55819,-1.89882,-0.963676,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8009,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231014609336853,44.349529361352324,3627,416.6,5,7,2014-06-22 00:51:22.087-04,21.37,13.5,-1.49463,-0.741888,0.126668,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8010,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231038330122828,44.349570013582706,3628,416.5,5,7,2014-06-22 00:51:25.906-04,21.35,13.5,-1.49513,0.823574,1.82798,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8011,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231031959876418,44.349661502055824,3629,415.6,5,9,2014-06-22 00:51:32.993-04,21.29,13.5,-1.52267,-2.71668,-1.65642,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8012,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231030618771911,44.349676505662501,3630,415.8,5,9,2014-06-22 00:51:36.933-04,21.31,13.5,-1.45825,2.47187,-2.93845,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8013,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231046376749873,44.349717618897557,3631,415.7,5,8,2014-06-22 00:51:40.929-04,21.37,13.5,-1.54688,0.32488,1.26096,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8014,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231058027595282,44.349737442098558,3632,415.6,5,8,2014-06-22 00:51:42.919-04,21.37,13.5,-1.49511,-0.745369,0.126819,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8015,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231070432811975,44.349756385199726,3633,415.4,5,8,2014-06-22 00:51:44.255-04,21.33,13.5,-1.47534,2.92702,-2.63958,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8016,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231080994009972,44.349771933630109,3634,415.3,5,8,2014-06-22 00:51:47.914-04,21.36,13.5,-1.49606,-0.968716,-0.215566,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8017,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231117287650704,44.349826164543629,3635,414.6,5,8,2014-06-22 00:51:52.703-04,21.37,13.5,-1.48497,2.53071,-3.00676,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8018,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231128184124827,44.349844017997384,3636,414.3,5,8,2014-06-22 00:51:54.419-04,21.37,13.5,-1.53817,2.26579,3.10457,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8019,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231163052842021,44.34988119173795,3637,413.6,5,8,2014-06-22 00:51:59.238-04,21.33,13.5,-1.48959,-2.35717,-1.85038,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8020,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.23122700676322,44.349939865060151,3638,413.4,5,8,2014-06-22 00:52:05.208-04,21.4,13.5,-1.5068,0.743303,1.75048,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8021,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.23126757517457,44.349975446239114,3639,413,5,8,2014-06-22 00:52:12.155-04,21.35,13.5,-1.53507,1.89359,2.6762,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8022,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.2313022762537,44.350009518675506,3640,412.7,5,9,2014-06-22 00:52:15.198-04,21.37,13.5,-1.45429,-0.321403,0.659513,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8023,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231351394206285,44.350064336322248,3641,412,5,10,2014-06-22 00:52:22.064-04,21.37,13.5,-1.5175,-0.527669,0.240941,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8024,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231365894898772,44.35008374042809,3642,411.7,5,10,2014-06-22 00:52:23.575-04,21.37,13.5,-1.48854,0.84879,1.83199,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8025,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231380311772227,44.350102683529258,3643,411.5,5,10,2014-06-22 00:52:25.313-04,21.39,13.5,-1.51123,-2.14343,-1.57517,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8026,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231380311772227,44.350102683529258,3644,411.5,5,10,2014-06-22 00:52:26.919-04,21.39,13.5,-1.46819,-0.114352,0.942881,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8027,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231391878798604,44.350119363516569,3645,411.2,5,10,2014-06-22 00:52:28.461-04,21.39,13.5,-1.50041,2.67755,-2.84921,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8028,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231409983709455,44.350152430124581,3646,410.4,5,10,2014-06-22 00:52:34.142-04,21.36,13.5,-1.49159,-1.28534,-0.571106,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8029,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231474608182907,44.350296766497195,3647,409.2,5,10,2014-06-22 00:52:47.459-04,21.3,13.5,-1.52048,-0.265289,0.786088,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8030,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231498077511787,44.350508116185665,3648,407.2,5,10,2014-06-22 00:53:38.507-04,21.31,13.5,-1.49374,-2.86418,-2.00911,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8031,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231497155502439,44.350540470331907,3649,406.9,5,10,2014-06-22 00:53:41.211-04,21.29,13.5,-1.49854,1.70693,2.79671,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8032,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231496820226312,44.350607777014375,3650,406.3,5,10,2014-06-22 00:53:48.384-04,21.33,13.5,-1.43736,1.66839,2.73013,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8033,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231497323140502,44.350653039291501,3651,406.2,5,10,2014-06-22 00:53:52.881-04,21.33,13.5,-1.46228,-1.15284,-0.192699,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8034,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231501681730151,44.35076020192 3549,3652,405.8,5,10,2014-06-22 00:54:02.361-04,21.3,13.5,-1.5244,-2.64394,-1.70484,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8035,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231503022834659,44.350801440887153,3653,405.3,5,10,2014-06-22 00:54:06.701-04,21.31,13.5,-1.50545,-1.91516,-1.01247,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8036,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231503358110785,44.350844733417034,3654,404.7,5,10,2014-06-22 00:54:10.548-04,21.32,13.5,-1.44655,-1.17633,-0.23409,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8037,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231504783034325,44.350959816947579,3655,403.6,5,10,2014-06-22 00:54:20.65-04,21.34,13.5,-1.46384,-0.417956,0.745211,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8038,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231509141623974,44.351124353706837,3656,402.2,5,10,2014-06-22 00:54:34.423-04,21.29,13.5,-1.51021,-1.9112,-1.00947,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8039,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231507549062371,44.351169154979289,3657,401.9,5,10,2014-06-22 00:54:38.746-04,21.3,13.5,-1.48954,0.118123,1.42993,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8040,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231505118310452,44.351142458617687,3658,401.4,5,10,2014-06-22 00:55:03.808-04,21.3,13.5,-1.50934,-2.9162,-1.10738,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8041,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231506710872054,44.351096148602664,3659,401.5,5,10,2014-06-22 00:55:07.846-04,21.32,13.5,-1.5116,-2.83987,-0.901612,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8042,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231504112482071,44.350932198576629,3660,401.7,5,10,2014-06-22 00:55:20.724-04,21.29,13.5,-1.45325,-2.21503,-0.492072,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8043,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.23150503449142,44.350881697610021,3661,402,5,10,2014-06-22 00:55:33.609-04,21.29,13.5,-1.49788,3.08528,-1.44121,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8044,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231505788862705,44.350843392312527,3662,402.2,5,10,2014-06-22 00:55:40.123-04,21.35,13.5,-1.52169,-2.71668,-0.799314,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8045,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231506375595927,44.350788448937237,3663,402.8,5,10,2014-06-22 00:55:46.91-04,21.38,13.5,-1.53786,-1.05237,1.12659,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8046,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231504699215293,44.350574081763625,3664,404.4,5,10,2014-06-22 00:56:17.961-04,21.28,13.5,-1.46881,2.57468,-2.11542,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8047,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231506543233991,44.350536153651774,3665,404.5,5,10,2014-06-22 00:56:22.167-04,21.3,13.5,-1.47531,2.2566,-2.27992,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8048,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231504112482071,44.350474420934916,3666,404.5,5,10,2014-06-22 00:56:28.118-04,21.3,13.5,-1.41875,2.10675,-2.53718,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8049,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231501011177897,44.350430751219392,3667,404.6,5,10,2014-06-22 00:56:32.498-04,21.27,13.5,-1.53036,0.382394,2.40145,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8050,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231484079733491,44.350321409292519,3668,405.7,5,10,2014-06-22 00:56:41.44-04,21.28,13.5,-1.3968,-2.45775,-0.945808,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8051,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231477709487081,44.350300622172654,3669,405.9,5,10,2014-06-22 00:56:43.242-04,21.28,13.5,-1.51784,1.22373,-3.099,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8052,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231452563777566,44.350234237499535,3670,407,5,10,2014-06-22 00:56:50.153-04,21.3,13.8,-1.48637,3.05424,-1.56019,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8053,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231398416683078,44.350136588327587,3671,408.6,5,10,2014-06-22 00:56:59.808-04,21.28,13.5,-1.53796,-2.92494,-1.0348,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8054,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231370421126485,44.350099749863148,3672,408.7,5,10,2014-06-22 00:57:03.133-04,21.27,13.8,-1.44958,-1.75826,0.208602,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8055,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231184091418982,44.349915264174342,3673,410.4,5,7,2014-06-22 00:58:15.419-04,21.28,13.8,-1.52494,-0.660802,0.885408,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8056,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231131620705128,44.349849256686866,3674,411,5,7,2014-06-22 00:58:25.481-04,21.3,13.8,-1.44319,0.811834,2.72788,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8057,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231044448912144,44.349734927527606,3675,411.8,5,7,2014-06-22 00:58:35.32-04,21.28,13.8,-1.47407,-1.9387,-0.0286197,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8058,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.231007233262062,44.34967281762 5105,3676,412,5,6,2014-06-22 00:58:42.659-04,21.2,13.8,-1.46611,0.876997,2.8227,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8059,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230996169149876,44.349652156233788,3677,412.3,5,6,2014-06-22 00:58:44.697-04,21.22,13.8,-1.51509,2.35619,-2.19394,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8060,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230903884395957,44.349458576180041,3678,414.6,5,6,2014-06-22 00:59:24.941-04,21.25,13.8,-1.4898,-2.67899,-1.13278,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8061,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230883851647377,44.349406147375703,3679,414.6,5,6,2014-06-22 00:59:33.597-04,21.34,13.8,-1.51416,-2.86462,-1.05726,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8062,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88

-68.230857197195292,44.349352167919278,3680,414.6,5,6,2014-06-22 00:59:40.876-04,21.22,13.8,-1.46364,1.53298,-2.97585,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8063,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230842025950551,44.349312563426793,3681,414.6,5,6,2014-06-22 00:59:44.544-04,21.23,13.8,-1.41267,-0.0550897,2.16865,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8064,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230822328478098,44.34927237220108,3682,414.2,5,6,2014-06-22 00:59:49.029-04,21.22,13.8,-1.4121,0.138491,2.27446,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8065,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230781592428684,44.349191151559353,3683,414.2,5,6,2014-06-22 00:59:56.351-04,21.25,13.8,-1.51599,0.687277,2.611,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8066,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230754099786282,44.349128329195082,3684,414.1,5,6,2014-06-22 01:00:01.984-04,21.23,13.8,-1.45324,-0.708565,1.48817,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8067,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230707496404648,44.3490429595128,3685,414,5,6,2014-06-22 01:00:09.191-04,21.24,13.8,-1.52059,-1.64329,0.189719,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8068,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230634825304151,44.348947112448514,3686,415.1,5,6,2014-06-22 01:00:22.59-04,21.22,13.8,-1.45184,0.0338589,2.20448,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8069,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230624180287123,44.348935754969716,3687,415.2,5,6,2014-06-22 01:00:26.753-04,21.25,13.8,-1.46461,-3.10647,-1.62007,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8070,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230491494759917,44.34883676469326,3688,415.6,5,9,2014-06-22 01:00:39.066-04,21.26,13.8,-1.44584,0.973193,2.8293,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8071,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230419494211674,44.348800177685916,3689,416.1,5,9,2014-06-22 01:00:44.429-04,21.21,13.8,-1.53576,0.465993,2.20933,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8072,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.230193685740232,44.348714766092598,3690,420.2,5,10,2014-06-22 01:01:19.735-04,21.25,13.8,-1.55275,2.67639,-2.08953,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8073,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229885147884488,44.348681028932333,3691,423,5,10,2014-06-22 01:02:14.64-04,21.37,13.5,-1.43362,0.175197,1.84209,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8074,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229859583079815,44.348676879890263,3692,422.9,5,10,2014-06-22 01:02:19.766-04,21.37,13.8,-1.44572,2.94385,-2.06574,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8075,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229527743533254,44.3487094854936,3693,423.2,5,10,2014-06-22 01:02:40.386-04,21.21,13.5,-1.38104,0.106348,1.44007,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8076,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229527743533254,44.3487094854936,3694,423.2,5,10,2014-06-22 01:02:43.302-04,21.3,13.5,-1.48496,-0.336222,0.784742,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8077,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229206381365657,44.348791292868555,3695,424.6,5,10,2014-06-22 01:03:13.513-04,21.22,13.5,-1.51568,-2.9162,-1.75239,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8078,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229165812954307,44.348812666721642,3696,424.8,5,10,2014-06-22 01:03:23.821-04,21.25,13.5,-1.46834,-2.16869,-1.03317,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8079,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228875128552318,44.349012449383736,3697,426.7,5,10,2014-06-22 01:03:48.155-04,21.31,13.5,-1.45904,-1.37388,-0.17085,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8080,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228829111903906,44.349100585095584,3698,427.6,5,10,2014-06-22 01:03:55.294-04,21.27,13.5,-1.53301,3.02941,-2.04009,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8081,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228817628696561,44.349133274517953,3699,428,5,10,2014-06-22 01:04:01.079-04,21.28,13.5,-1.47087,-1.69092,-0.557354,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8082,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228802876546979,44.349211561493576,3700,428.7,5,10,2014-06-22 01:04:08.372-04,21.33,13.5,-1.53065,-2.50028,-1.44043,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8083,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228786699473858,44.349228828214109,3701,428.7,5,10,2014-06-22 01:04:22.244-04,21.31,13.5,-1.50198,0.186469,1.47571,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8084,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228791812434793,44.349241065792739,3702,429,5,10,2014-06-22 01:04:26.288-04,21.43,13.5,-1.34822,0.743609,2.15619,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8085,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228794997557998,44.349259003065526,3703,429.2,5,10,2014-06-22 01:04:27.723-04,21.33,13.5,-1.46629,-2.60191,-1.83076,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8086,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228800026699901,44.349279915913939,3704,429.5,5,10,2014-06-22 01:04:29.249-04,21.33,13.5,-1.52103,0.166628,1.27287,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8087,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228800026699901,44.349279915913939,3705,429.5,5,10,2014-06-22 01:04:30.921-04,21.29,13.5,-1.40331,-0.596076,0.621721,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8088,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228830369189382,44.349451535381377,3706,431.1,5,10,2014-06-22 01:04:43.395-04,21.28,13.5,-1.52248,-2.89814,-1.96265,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8089,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.2288449537009,44.349521566182375,3707,431.7,5,10,2014-06-22 01:04:56.946-04,21.33,13.5,-1.55547,-1.57472,-0.669591,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8090,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228862220421433,44.34959557838738,3708,431.9,5,10,2014-06-22 01:05:02.523-04,21.28,13.5,-1.3392,1.23999,2.49152,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8091,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228872697800398,44.349643774330616,3709,432.1,5,10,2014-06-22 01:05:07.898-04,21.29,13.5,-1.49822,-0.785398,0.171625,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8092,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228889629244804,44.349707434885204,3710,433,5,10,2014-06-22 01:05:13.258-04,21.3,13.5,-1.4444,1.21261,2.3704,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8093,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228902537375689,44.349750895053148,3711,433.7,5,10,2014-06-22 01:05:17.716-04,21.28,13.5,-1.34019,0.93186,2.2669,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8094,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228925922885537,44.34984699357301,3712,434.1,5,10,2014-06-22 01:05:24.942-04,21.29,13.5,-1.44034,2.26951,-3.07589,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8095,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228983171284199,44.350087638013065,3714,435.1,5,10,2014-06-22 01:05:57.422-04,21.25,13.5,-1.48788,-0.999741,0.0247177,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8097,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228995241224766,44.350174558348954,3715,435.5,5,10,2014-06-22 01:06:03.716-04,21.27,13.5,-1.4022,1.3051,2.55554,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8098,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229007311165333,44.350226148962975,3716,435.8,5,10,2014-06-22 01:06:08.316-04,21.24,13.5,-1.47433,1.48836,2.56581,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8099,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229012927040458,44.350250205025077,3717,435.9,5,10,2014-06-22 01:06:10.814-04,21.27,13.5,-1.51607,-1.31091,-0.407864,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8100,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229033714160323,44.350350326858461,3718,436.2,5,10,2014-06-22 01:06:19.136-04,21.25,13.5,-1.48324,1.84959,2.87047,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8101,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229055088013411,44.350436283275485,3719,436.5,5,10,2014-06-22 01:06:24.619-04,21.26,13.5,-1.55049,1.77059,2.78936,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8102,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229093309491873,44.350598598830402,3720,437.3,5,10,2014-06-22 01:06:39.061-04,21.47,13.5,-1.48971,-0.970923,-0.00666309,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8103,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229098338633776,44.350633383728564,3721,437.4,5,10,2014-06-22 01:06:42.698-04,21.42,13.5,-1.42726,1.79325,2.8958,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8104,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229103200137615,44.350655889138579,3722,437.4,5,10,2014-06-22 01:06:44.366-04,21.42,13.5,-1.53513,1.93063,2.91314,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8105,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22910638526082,44.350678059272468,3723,437.2,5,10,2014-06-22 01:06:45.706-04,21.42,13.5,-1.43609,2.47187,-2.91174,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8106,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22910638526082,44.350678059272468,3724,437.2,5,10,2014-06-22 01:06:46.83-04,21.24,13.5,-1.52218,2.07848,3.0462,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8107,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229202358052135,44.350828640162945,3725,436.6,5,10,2014-06-22 01:07:08.803-04,21.3,13.5,-1.54544,-1.89568,-1.37828,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8108,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229201016947627,44.350848756730556,3726,436.9,5,10,2014-06-22 01:07:12.889-04,21.34,13.5,-1.27384,1.51911,2.85105,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8109,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229187605902553,44.350874740630388,3727,436.9,5,10,2014-06-22 01:07:14.298-04,21.17,13.5,-1.47554,-2.42657,-1.40775,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8110,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22915374301374,44.350952063687146,3728,436.6,5,10,2014-06-22 01:07:21.12-04,21.22,13.5,-1.44647,-0.680436,0.553536,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8111,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229130273684859,44.35104904230684,3729,436.2,5,10,2014-06-22 01:07:28.463-04,21.25,13.5,-1.42226,2.15228,-3.07523,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8112,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.2291195448488,44.351095100864768,3730,436,5,10,2014-06-22 01:07:35.022-04,21.2,13.5,-1.48945,-1.9112,-0.942868,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8113,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229099093005061,44.35115213971585,3731,435.8,5,10,2014-06-22 01:07:38.187-04,21.22,13.5,-1.48965,1.42973,2.64162,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8114,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229067912325263,44.351219655945897,3732,435.6,5,10,2014-06-22 01:07:43.392-04,21.22,13.5,-1.49863,2.17659,-2.98568,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8115,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.229006808251143,44.351302636787295,3733,435.3,5,10,2014-06-22 01:07:51.834-04,21.21,13.5,-1.49844,-2.76234,-1.72174,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8116,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228956768289208,44.351361771114171,3734,435.2,5,10,2014-06-22 01:07:58.226-04,21.23,13.5,-1.55294,0.384284,1.63557,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8117,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228904716670513,44.351418223232031,3735,434.9,5,10,2014-06-22 01:08:04.846-04,21.24,13.5,-1.42841,3.06243,-2.21313,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8118,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228805642575026,44.351499527692795,3737,434.6,5,10,2014-06-22 01:08:44.477-04,21.17,13.5,-1.55806,1.25528,2.92523,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8120,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228778401389718,44.351533181034029,3738,434,5,10,2014-06-22 01:08:50.302-04,21.16,13.5,-1.45268,-1.9726,-0.93902,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8121,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228722913190722,44.351588836871088,3739,433.4,5,10,2014-06-22 01:08:56.319-04,21.21,13.5,-1.51446,-2.44063,-1.30852,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8122,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228623922914267,44.351679403334856,3740,433,5,10,2014-06-22 01:09:07.673-04,21.23,13.5,-1.44178,1.59979,2.93087,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8123,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228493416681886,44.351795744150877,3741,432.6,5,10,2014-06-22 01:09:20.462-04,21.2,13.5,-1.46376,-2.40032,-1.35842,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8124,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228384619578719,44.351889160461724,3742,431.8,5,10,2014-06-22 01:09:31.734-04,21.2,13.5,-1.5578,2.5524,-2.4509,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8125,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.228177586570382,44.352036514319479,3743,430.9,5,10,2014-06-22 01:10:10.897-04,21.27,13.5,-1.48287,-2.90872,-1.35228,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8126,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227994022890925,44.35212473385036,3744,431.3,5,10,2014-06-22 01:10:29.558-04,21.16,13.5,-1.49672,0.157532,1.74952,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8127,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227713229134679,44.352179886773229,3745,431.7,5,10,2014-06-22 01:10:54.665-04,21.23,13.5,-1.41248,2.87921,-2.32088,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8128,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227448863908648,44.352249959483743,3746,429.6,5,10,2014-06-22 01:11:44.776-04,21.25,13.5,-1.51159,0.64496,2.32895,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8129,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227267814800143,44.352304735220969,3747,430.2,5,10,2014-06-22 01:12:00.182-04,21.15,13.5,-1.44131,1.6267,3.06162,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8130,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227101853117347,44.352347524836659,3748,430.8,5,10,2014-06-22 01:12:09.682-04,21.17,13.5,-1.48521,-1.32651,0.0956825,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8131,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.227001940831542,44.352380423806608,3749,431.3,5,10,2014-06-22 01:12:15.472-04,21.19,13.5,-1.45191,-2.15057,-0.928809,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8132,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22675459086895,44.352440563961864,3750,432.7,5,10,2014-06-22 01:12:37.981-04,21.23,13.5,-1.54917,-0.378884,1.57513,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8133,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22634756565094,44.352526143193245,3751,436.1,5,11,2014-06-22 01:13:25.438-04,21.4,13.5,-1.52458,2.23208,-2.49664,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8134,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22632753290236,44.35252639465034,3752,436.1,5,11,2014-06-22 01:13:28.491-04,21.18,13.5,-1.4936,1.80255,-2.91976,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8135,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.226193590089679,44.352524215355515,3753,436.5,5,11,2014-06-22 01:13:36.999-04,21.16,13.5,-1.38587,-1.63773,-0.0589705,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8136,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22584381327033,44.352466966956854,3754,437.7,5,11,2014-06-22 01:14:00.221-04,21.18,13.5,-1.55801,1.25528,-3.08699,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8137,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225820176303387,44.352460764348507,3755,438,5,11,2014-06-22 01:14:03.444-04,21.22,13.5,-1.47847,0.234615,2.15478,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8138,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225588668137789,44.352392368018627,3756,438.9,5,11,2014-06-22 01:14:19.556-04,21.16,13.5,-1.41606,-2.85964,-1.50147,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8139,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22556285187602,44.352385955862701,3757,439.1,5,11,2014-06-22 01:14:22.448-04,21.19,13.5,-1.49306,-2.56835,-1.0815,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8140,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225497053936124,44.352383441291749,3758,439.4,5,11,2014-06-22 01:14:25.745-04,21.17,13.5,-1.50074,2.72297,-2.14642,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8141,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225432680919766,44.352380926720798,3759,439.7,5,10,2014-06-22 01:14:29.579-04,21.16,13.5,-1.51696,-1.92128,-0.501873,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8142,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225399991497397,44.352379250340164,3760,439.8,5,11,2014-06-22 01:14:32.579-04,21.12,13.5,-1.51328,2.91392,-1.98165,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8143,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225200334563851,44.352394253946841,3761,440.1,5,11,2014-06-22 01:14:44.588-04,21.12,13.5,-1.51319,-1.24983,0.218812,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8144,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225157503038645,44.352402887307107,3762,439.9,5,11,2014-06-22 01:14:47.793-04,21.16,13.5,-1.45783,-1.41265,-0.018944,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8145,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225040072575212,44.352420782670379,3763,439.6,5,11,2014-06-22 01:14:58.404-04,21.11,13.5,-1.53233,-2.13168,-0.824762,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8146,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225040072575212,44.352420782670379,3764,439.6,5,11,2014-06-22 01:15:00.919-04,21.15,13.5,-1.44275,0.397688,1.98196,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8147,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225019369274378,44.352424764074385,3765,439.6,5,11,2014-06-22 01:15:03.84-04,21.16,13.5,-1.53038,0.864559,2.28688,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8148,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224942926317453,44.352442366071045,3766,439.9,5,11,2014-06-22 01:15:18.164-04,21.13,13.5,-1.55613,-2.55959,-1.10454,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8149,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224900765344501,44.352448317222297,3767,439.3,5,11,2014-06-22 01:15:39.481-04,21.13,13.5,-1.51748,-1.10767,0.068407,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8150,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224871512502432,44.352458124049008,3768,438.4,5,11,2014-06-22 01:15:44.984-04,21.19,13.5,-1.49304,-1.67657,-1.83944,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8151,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224871512502432,44.352458124049008,3769,438.4,5,11,2014-06-22 01:15:46.895-04,21.26,13.5,-1.53658,-1.2131,-0.662948,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8152,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224871512502432,44.352458124049008,3770,438.4,5,11,2014-06-22 01:15:50.94-04,21.3,13.5,-1.49202,-2.54042,-2.38989,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8153,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224871512502432,44.352458124049008,3771,438.4,5,11,2014-06-22 01:15:53.907-04,21.29,13.5,-1.47632,-2.20675,-2.24854,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8154,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224871512502432,44.352458124049008,3772,438.4,5,11,2014-06-22 01:16:02.331-04,21.27,13.5,-1.39485,-2.49864,-2.80516,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8155,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224871512502432,44.352458124049008,3773,438.4,5,11,2014-06-22 01:16:05.114-04,21.29,13.5,-1.55944,2.35619,-2.32844,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8156,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224871512502432,44.352458124049008,3774,438.4,5,11,2014-06-22 01:16:08.784-04,21.29,13.5,-1.56295,-1.57867,0.526359,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8157,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224871512502432,44.352458124049008,3775,438.4,5,11,2014-06-22 01:16:10.618-04,21.29,13.5,-1.40225,-2.70094,-2.83675,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8158,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224881654605269,44.35244970023632,3776,438.3,5,11,2014-06-22 01:16:15.272-04,21.32,13.5,-1.51772,-2.24725,-0.0302215,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8159,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224898334592581,44.352419609203935,3777,438.5,5,11,2014-06-22 01:16:18.762-04,21.25,13.5,-1.51381,1.17758,-3.11986,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8160,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224901519715786,44.352368647232652,3778,438.7,5,11,2014-06-22 01:16:25.063-04,21.23,13.5,-1.32426,3.07478,-2.09659,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8161,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224898502230644,44.352351254783571,3779,438.6,5,11,2014-06-22 01:16:27.273-04,21.23,13.5,-1.35527,2.56512,-2.39735,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8162,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224902022629976,44.352336712181568,3780,438.7,5,11,2014-06-22 01:16:29.114-04,21.16,13.5,-1.33551,-2.7676,-2.45506,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8163,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224902022629976,44.352336712181568,3781,438.7,5,11,2014-06-22 01:16:30.066-04,21.16,13.5,-1.37862,2.58531,-2.85484,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8164,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224924234673381,44.352335371077061,3782,438.8,5,11,2014-06-22 01:16:33.956-04,21.23,13.5,-1.36823,2.97618,-2.56081,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8165,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224922977387905,44.352351296693087,3783,438.8,5,11,2014-06-22 01:16:35.634-04,21.28,13.5,-1.46771,-3.09691,-2.33815,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8166,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224925994873047,44.352367306128144,3784,438.8,5,11,2014-06-22 01:16:36.713-04,21.28,13.5,-1.50901,2.06517,2.9941,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8167,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22493446059525,44.352399408817291,3785,438.9,5,11,2014-06-22 01:16:41.855-04,21.28,13.5,-1.34632,0.464038,1.89515,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8168,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22493932209909,44.352414454333484,3786,438.8,5,11,2014-06-22 01:16:43.476-04,21.28,13.5,-1.46248,0.0914288,1.19515,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8169,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224945859983563,44.35242937412113,3787,438.8,5,11,2014-06-22 01:16:45.142-04,21.25,13.5,-1.5434,1.57302,2.45636,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8170,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224952397868037,44.352439474314451,3788,438.9,5,11,2014-06-22 01:16:46.553-04,21.25,13.5,-1.48395,0.0874717,1.04978,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8171,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224952397868037,44.352439474314451,3789,438.9,5,11,2014-06-22 01:16:47.591-04,21.25,13.5,-1.4168,-1.09528,-1.38001,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8172,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224967401474714,44.352442198432982,3790,438.9,5,11,2014-06-22 01:16:48.898-04,21.32,13.5,-1.47448,0.818652,2.04142,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8173,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224985590204597,44.352442743256688,3791,439,5,11,2014-06-22 01:16:50.196-04,21.32,13.5,-1.44172,2.45108,3.13765,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8174,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224985590204597,44.352442743256688,3792,439,5,11,2014-06-22 01:16:51.29-04,21.32,13.5,-1.50731,-1.83263,-1.6045,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8175,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225002437829971,44.35244110878557,3793,439,5,11,2014-06-22 01:16:52.52-04,21.33,13.5,-1.41737,1.45544,2.69414,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8176,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225002437829971,44.35244110878557,3794,439,5,11,2014-06-22 01:16:53.663-04,21.33,13.5,-1.50439,-0.210254,1.07415,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8177,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225018782541156,44.352437797933817,3795,439,5,11,2014-06-22 01:16:54.891-04,21.33,13.5,-1.48444,0.752005,2.08969,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8178,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225018782541156,44.352437797933817,3796,439,5,11,2014-06-22 01:16:56.116-04,21.31,13.5,-1.49498,-0.173937,1.17384,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8179,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225055076181889,44.352432014420629,3797,438.8,5,11,2014-06-22 01:16:59.027-04,21.31,13.5,-1.44357,0.142522,1.94145,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8180,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225070415064692,44.352432517334819,3798,438.7,5,11,2014-06-22 01:17:01.198-04,21.32,13.5,-1.48202,0.0914288,1.25309,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8181,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225086089223623,44.352434654720128,3799,438.7,5,11,2014-06-22 01:17:03.717-04,21.32,13.5,-1.40557,-0.410875,1.15829,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8182,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225100338459015,44.352439725771546,3800,438.7,5,11,2014-06-22 01:17:05.364-04,21.32,13.5,-1.45443,0.278963,1.42814,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8183,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225100338459015,44.352439725771546,3801,438.7,5,11,2014-06-22 01:17:09.008-04,21.29,13.5,-1.35136,0.352429,2.0952,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8184,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.225084999576211,44.352439600042999,3802,438.5,5,11,2014-06-22 01:17:11.055-04,21.13,13.5,-1.34217,-0.404738,1.62285,30% Cloudy,4,0,0,Caltech,2275,8185,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224773444235325,44.35242107603699,3803,439,5,11,2014-06-22 01:18:11.793-04,21.11,13.5,-1.51447,-1.7248,-0.225316,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8186,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224645033478737,44.35240326449275,3804,438.9,5,11,2014-06-22 01:18:21.973-04,21.16,13.8,-1.52088,-0.539959,1.30175,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8187,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224612092599273,44.352384824305773,3805,438.7,5,11,2014-06-22 01:18:25.315-04,21.15,13.8,-1.51672,-1.96716,-0.187478,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8188,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224522490054369,44.3523367960006,3806,438.4,5,11,2014-06-22 01:18:35.074-04,21.19,13.8,-1.29213,0.45794,2.46313,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8189,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224460380151868,44.352323887869716,3807,438.8,5,11,2014-06-22 01:18:38.559-04,21.12,13.8,-1.35951,-1.22065,0.547556,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8190,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224296178668737,44.352286043576896,3808,439.6,5,11,2014-06-22 01:18:53.943-04,21.2,13.8,-1.46781,-1.29821,0.196091,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8191,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224254101514816,44.352270159870386,3809,439.7,5,11,2014-06-22 01:18:59.848-04,21.15,13.5,-1.4033,-0.652778,1.2567,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8192,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224153937771916,44.352248115465045,3810,440.7,5,11,2014-06-22 01:19:06.751-04,21.14,13.8,-1.49343,-1.61916,-0.0132995,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8193,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224116386845708,44.352233279496431,3811,441,5,11,2014-06-22 01:19:10.984-04,21.15,13.8,-1.51684,-2.60301,-1.04641,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8194,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224037429317832,44.352213540114462,3812,440.8,5,11,2014-06-22 01:19:22.879-04,21.19,13.8,-1.49784,0.175722,2.07294,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8195,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22402611374855,44.352201721630991,3813,440.7,5,11,2014-06-22 01:19:25.574-04,21.22,13.8,-1.52018,2.40869,-2.09488,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8196,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223985796794295,44.35217703692615,3814,440.5,5,11,2014-06-22 01:19:28.233-04,21.23,13.8,-1.45502,2.27948,-2.32549,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8197,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223926117643714,44.352165050804615,3815,440.5,5,11,2014-06-22 01:19:32.523-04,21.19,13.8,-1.32015,0.972785,2.75457,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8198,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22387708351016,44.352159644477069,3816,440.8,5,11,2014-06-22 01:19:36.432-04,21.15,13.8,-1.40045,0.953508,2.81932,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8199,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223833832889795,44.352168194018304,3817,440.9,5,11,2014-06-22 01:19:40.222-04,21.19,13.8,-1.47045,2.14027,-2.94271,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8200,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223839029669762,44.352185125462711,3818,440.9,5,11,2014-06-22 01:19:44.197-04,21.2,13.8,-1.53043,-0.643188,0.233909,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8201,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223839029669762,44.352185125462711,3819,440.9,5,11,2014-06-22 01:19:48.405-04,21.26,13.8,-1.4765,-2.69807,-2.05686,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8202,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22385017760098,44.35219124425202,3820,440.8,5,11,2014-06-22 01:19:51.115-04,21.27,13.8,-1.48716,-0.426306,0.52699,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8203,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223927542567253,44.352215635590255,3821,441,5,11,2014-06-22 01:19:58.203-04,21.25,13.8,-1.52559,-2.852,-2.19711,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8204,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223938019946218,44.35220658313483,3822,441,5,11,2014-06-22 01:20:02.307-04,21.29,13.8,-1.48194,-0.0447462,2.1842,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8205,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223935170099139,44.352157087996602,3823,440.6,5,11,2014-06-22 01:20:10.469-04,21.36,13.8,-1.50533,0.644595,2.63786,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8206,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223932404071093,44.35214061755687,3824,440.6,5,11,2014-06-22 01:20:13.428-04,21.33,13.8,-1.56217,-1.57867,0.288876,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8207,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223881525918841,44.35210222844034,3825,440.2,5,11,2014-06-22 01:20:21.458-04,21.1,13.8,-1.55301,-2.03914,-0.326533,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8208,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223881525918841,44.35210222844034,3826,440.2,5,11,2014-06-22 01:20:22.649-04,21.11,13.8,-1.37379,-1.36475,0.68852,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8209,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223829390481114,44.352067694999278,3827,440,5,11,2014-06-22 01:20:27.767-04,21.16,13.8,-1.48212,-0.856785,1.00414,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8210,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223812878131866,44.352052859030664,3828,439.9,5,11,2014-06-22 01:20:29.841-04,21.16,13.8,-1.45539,-0.785398,1.16493,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8211,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22377935051918,44.352020546793938,3829,440.1,5,11,2014-06-22 01:20:34.38-04,21.13,13.8,-1.39833,-1.73258,-0.178931,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8212,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223759233951569,44.351986306719482,3830,439.8,5,11,2014-06-22 01:20:37.859-04,21.1,13.8,-1.34746,0.156912,2.31673,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8213,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223742386326194,44.351950935088098,3831,439.4,5,11,2014-06-22 01:20:42.563-04,21.1,13.8,-1.39831,-0.903552,1.17831,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8214,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223714726045728,44.351902948692441,3832,439.1,5,11,2014-06-22 01:20:46.12-04,21.09,13.8,-1.41332,-1.20384,0.881137,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8215,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223699554800987,44.351849597878754,3833,438.3,5,11,2014-06-22 01:20:54.595-04,21.32,13.8,-1.5285,3.13986,-1.36538,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8216,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223699554800987,44.351835432462394,3834,438,5,11,2014-06-22 01:20:57.496-04,21.27,13.8,-1.52362,-2.1608,-0.484412,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8217,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.2237040810287,44.351802323944867,3835,437.6,5,11,2014-06-22 01:21:00.101-04,21.29,13.5,-1.51251,-1.43913,0.969938,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8218,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223699890077114,44.351788870990276,3836,437.3,5,11,2014-06-22 01:21:04.064-04,21.28,13.8,-1.48677,1.42973,-3.00496,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8219,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223684635013342,44.351751571521163,3837,436.4,5,11,2014-06-22 01:21:09.074-04,21.28,13.8,-1.55629,-2.9012,-0.964879,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8220,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223636522889137,44.351704968139529,3838,435.6,5,11,2014-06-22 01:21:14.926-04,21.23,13.5,-1.3363,-0.593269,2.09083,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8221,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223623195663095,44.351699771359563,3839,435.5,5,11,2014-06-22 01:21:17.992-04,21.18,13.8,-1.51296,0.541645,2.4409,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8222,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22347491979599,44.351650946773589,3840,433.4,5,11,2014-06-22 01:21:31.335-04,21.26,13.8,-1.33587,-0.291256,2.42614,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8223,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223462095484138,44.351639840751886,3841,432.9,5,11,2014-06-22 01:21:34.425-04,21.23,13.8,-1.32785,0.370291,2.77569,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8224,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223449606448412,44.351628944277763,3842,432.6,5,11,2014-06-22 01:21:39.315-04,21.29,13.5,-1.49652,-1.26852,0.947021,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8225,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223406942561269,44.351590555161238,3843,431.2,5,11,2014-06-22 01:21:48.685-04,21.1,13.8,-1.49466,-1.13135,0.981576,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8226,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223400991410017,44.351576389744878,3844,430.9,5,11,2014-06-22 01:21:51.174-04,21.19,13.8,-1.36929,-2.58696,-1.29393,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8227,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223398728296161,44.351561050862074,3845,430.6,5,11,2014-06-22 01:21:53.566-04,21.19,13.8,-1.38846,-2.43344,-1.01998,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8228,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223397051915526,44.351519015617669,3846,429.6,5,11,2014-06-22 01:22:00.04-04,21.16,13.8,-1.38904,-2.19155,-0.495828,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8229,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223417922854424,44.351468305103481,3847,428.5,5,11,2014-06-22 01:22:05.647-04,21.22,13.8,-1.52812,-1.67217,0.378401,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8230,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223419180139899,44.351444458588958,3848,427.8,5,11,2014-06-22 01:22:13.481-04,21.05,13.8,-1.43361,-2.18783,-0.480458,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8231,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223388502374291,44.351415121927857,3849,426.7,5,11,2014-06-22 01:22:19.174-04,21.17,13.8,-1.23689,-0.210026,2.26238,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8232,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22334248572588,44.351407787762582,3850,426.4,5,11,2014-06-22 01:22:23.277-04,21.15,13.5,-1.4881,2.46672,-2.38242,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8233,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223314071074128,44.351414702832699,3851,426.3,5,11,2014-06-22 01:22:25.604-04,21.14,13.8,-1.51126,-1.87073,-0.498949,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8234,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223292697221041,44.351428574882448,3852,426.4,5,11,2014-06-22 01:22:27.938-04,21.13,13.8,-1.44012,-2.98225,-1.78485,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8235,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223224552348256,44.351460677571595,3853,426.5,5,11,2014-06-22 01:22:33.136-04,21.15,13.5,-1.53953,-0.694481,0.783013,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8236,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.190292970000002,44.361665100000003,2035,52,3,9,2014-06-19 23:36:45.399-04,21.51,16.4,-1.48873,-1.13148,1.04303,Clear,2,0,0,,2237,8533,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.223224552348256,44.351460677571595,3854,426.5,5,11,2014-06-22 01:22:37.747-04,21.14,13.8,-1.50221,1.97623,-2.85349,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8237,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22318616323173,44.351474214345217,3855,426.2,5,11,2014-06-22 01:22:41.026-04,21.12,13.8,-1.51643,1.72444,-3.13607,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8238,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223146684467793,44.351503467187285,3856,426.1,5,11,2014-06-22 01:22:44.492-04,21.13,13.8,-1.51526,-1.98439,-0.632839,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8239,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223126148805022,44.351518973708153,3857,426.1,5,11,2014-06-22 01:22:47.442-04,21.15,13.8,-1.30521,0.807964,2.59014,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8240,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223079880699515,44.351585358381271,3858,425.8,5,11,2014-06-22 01:22:53.623-04,21.15,13.8,-1.45089,1.38835,2.72635,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8241,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223075270652771,44.351607486605644,3859,425.7,5,11,2014-06-22 01:22:55.986-04,21.15,13.8,-1.41632,0.353486,1.87886,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8242,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88

-68.223069235682487,44.351648977026343,3860,425.5,5,11,2014-06-22 01:22:59.258-04,21.15,13.8,-1.46553,1.04349,2.65242,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8243,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223057920113206,44.351660083048046,3861,425.4,5,10,2014-06-22 01:23:01.947-04,21.13,13.8,-1.30426,1.41716,3.08853,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8244,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223026907071471,44.351680953986943,3862,425.5,5,10,2014-06-22 01:23:05.313-04,21.13,13.5,-1.26901,2.22872,-2.64245,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8245,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222983404994011,44.351697424426675,3863,425.1,5,10,2014-06-22 01:23:11.536-04,21.17,13.5,-1.47088,1.86667,-2.87119,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8246,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222927497699857,44.351725126616657,3864,424.8,5,10,2014-06-22 01:23:15.959-04,21.12,13.5,-1.52225,2.91392,-2.42696,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8247,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222913080826402,44.351740884594619,3865,424.6,5,10,2014-06-22 01:23:18.045-04,21.12,13.5,-1.46267,-1.23457,-0.290796,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8248,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222899669781327,44.351758235134184,3866,424.4,5,10,2014-06-22 01:23:20.006-04,21.23,13.5,-1.42485,-1.70672,-0.911572,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8249,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222846277058125,44.351811711676419,3867,424.1,5,10,2014-06-22 01:23:27.203-04,21.22,13.5,-1.53995,0.697557,1.65517,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8250,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222837224602699,44.351828726939857,3868,424.1,5,10,2014-06-22 01:23:30.07-04,21.24,13.8,-1.35556,0.311332,1.70472,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8251,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222806295379996,44.351870552636683,3869,424.4,5,10,2014-06-22 01:23:33.675-04,21.3,13.5,-1.45763,-2.47421,-1.86851,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8252,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222793806344271,44.351890836842358,3870,424.5,5,10,2014-06-22 01:23:36.878-04,21.23,13.5,-1.53294,2.43278,-2.8579,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8253,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222786094993353,44.351902026683092,3871,424.6,5,10,2014-06-22 01:23:38.925-04,21.23,13.5,-1.27006,-2.58093,-2.27377,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8254,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222772935405374,44.351930734701455,3872,424.9,5,10,2014-06-22 01:23:41.543-04,21.2,13.8,-1.43119,-2.61975,-1.73734,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8255,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222764134407043,44.351951312273741,3873,425.1,5,10,2014-06-22 01:23:43.457-04,21.25,13.8,-1.39344,-2.27348,-1.61268,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8256,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222755333408713,44.351971512660384,3874,425.2,5,10,2014-06-22 01:23:46.525-04,21.25,13.5,-1.51513,-2.35815,-1.59142,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8257,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222758183255792,44.352014637552202,3875,425.8,5,10,2014-06-22 01:23:49.525-04,21.25,13.5,-1.44604,-2.62666,-2.25828,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8258,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222772516310215,44.352033538743854,3876,426.2,5,10,2014-06-22 01:23:51.657-04,21.27,13.5,-1.38102,-2.46742,-2.18767,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8259,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22279523126781,44.352063294500113,3877,427.1,5,10,2014-06-22 01:23:54.774-04,21.23,13.8,-1.30679,-1.63994,-1.98131,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8260,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222811324521899,44.352083997800946,3878,427.6,5,10,2014-06-22 01:23:56.9-04,21.22,13.8,-1.34708,-1.16968,-1.29432,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8261,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222834961488843,44.352110652253032,3879,428.5,5,10,2014-06-22 01:23:59.17-04,21.22,13.8,-1.50563,2.75052,-2.79419,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8262,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222842840477824,44.352130349725485,3880,428.9,5,10,2014-06-22 01:24:01.487-04,21.23,13.8,-1.48177,-3.01264,-2.36175,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8263,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222856586799026,44.352148748002946,3881,429.3,5,10,2014-06-22 01:24:04.085-04,21.28,13.5,-1.5459,-1.16699,-0.289407,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8264,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222868740558624,44.352166894823313,3882,429.8,5,10,2014-06-22 01:24:06.219-04,21.28,13.5,-1.47339,-3.06546,-2.22757,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8265,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222877541556954,44.352184580639005,3883,430.2,5,10,2014-06-22 01:24:08.674-04,21.25,13.5,-1.40492,-0.157477,1.3685,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8266,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222882486879826,44.352201134897768,3884,430.6,5,10,2014-06-22 01:24:10.868-04,21.24,13.5,-1.43567,1.44303,2.87679,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8267,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222882403060794,44.352220245637,3885,430.9,5,11,2014-06-22 01:24:13.14-04,21.24,13.5,-1.32771,2.00207,-2.95762,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8268,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222882738336921,44.352264041081071,3886,431.2,5,11,2014-06-22 01:24:15.403-04,21.15,13.5,-1.2511,2.91357,-2.42853,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8269,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222883408889174,44.352286672219634,3887,431.4,5,11,2014-06-22 01:24:17.685-04,21.13,13.5,-1.49072,1.17327,2.60344,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8270,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222887348383665,44.352311273105443,3888,431.5,5,11,2014-06-22 01:24:19.795-04,21.14,13.5,-1.49768,1.46682,2.74168,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8271,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22289346717298,44.3523334910072386,3889,431.6,5,11,2014-06-22 01:24:22.057-04,21.14,13.5,-1.44132,0.422069,1.9613,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8272,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222894221544266,44.352356577292085,3890,431.8,5,11,2014-06-22 01:24:24.179-04,21.1,13.5,-1.38149,1.28652,2.74974,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8273,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222886342555285,44.352378705516458,3891,432,5,11,2014-06-22 01:24:26.63-04,21.1,13.5,-1.46037,0.535637,2.13431,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8274,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222873099148273,44.352398696355522,3892,432.1,5,11,2014-06-22 01:24:28.684-04,21.07,13.5,-1.36873,1.89956,-3.00673,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8275,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222844684496522,44.352440228685737,3893,432.1,5,11,2014-06-22 01:24:31.794-04,21.1,13.5,-1.3038,0.918941,2.73336,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8276,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222822304815054,44.352478492073715,3894,432.2,5,11,2014-06-22 01:24:37.543-04,21.08,13.5,-1.47202,0.588754,2.19981,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8277,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222831021994352,44.352546050213277,3895,431.9,5,11,2014-06-22 01:24:49.483-04,21.07,13.5,-1.34236,0.954318,2.53302,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8278,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222843427211046,44.352573878131807,3896,432,5,11,2014-06-22 01:24:52.216-04,21.07,13.5,-1.40932,-1.78037,-0.81468,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8279,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222848372533917,44.352606106549501,3897,431.9,5,11,2014-06-22 01:24:54.351-04,21.11,13.5,-1.3547,-0.620179,0.943756,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8280,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222849629819393,44.352641771547496,3898,431.7,5,11,2014-06-22 01:24:56.538-04,21.16,13.5,-1.54041,0.465993,1.79772,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8281,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222852479666471,44.352664612233639,3899,431.6,5,11,2014-06-22 01:24:59.245-04,21.16,13.5,-1.47742,3.09749,-2.07658,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8282,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222855497151613,44.352687997743487,3900,431.6,5,11,2014-06-22 01:25:01.461-04,21.16,13.5,-1.53114,2.63391,-2.4403,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8283,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222859771922231,44.3527089105919,3901,431.6,5,11,2014-06-22 01:25:04.535-04,21.15,13.5,-1.36043,1.09032,2.39279,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8284,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222909728065133,44.35274331830442,3902,431.6,5,11,2014-06-22 01:25:07.21-04,21.12,13.5,-1.46563,-1.52392,-1.30977,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8285,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222938561812043,44.352735774591565,3903,431.8,5,11,2014-06-22 01:25:09.582-04,21.28,13.5,-1.4879,-2.44779,-1.48391,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8286,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.222938561812043,44.352735774591565,3904,431.8,5,11,2014-06-22 01:25:11.709-04,21.28,13.5,-1.44268,-1.27268,1.87105,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8287,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223004527390003,44.352713814005256,3905,432.6,5,11,2014-06-22 01:25:15.223-04,21.26,13.5,-1.42313,2.86013,-2.61249,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8288,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223032271489501,44.352703127078712,3906,432.7,5,11,2014-06-22 01:25:17.767-04,21.25,13.5,-1.48263,-1.13463,1.69398,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8289,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223084323108196,44.352677813731134,3907,433.2,5,11,2014-06-22 01:25:20.258-04,21.27,13.5,-1.4475,-2.25514,-2.12464,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8290,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223084323108196,44.352677813731134,3908,433.2,5,11,2014-06-22 01:25:21.682-04,21.27,13.5,-1.43647,-1.14962,2.39241,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8291,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223113073036075,44.352668677456677,3909,433.5,5,11,2014-06-22 01:25:22.992-04,21.28,13.5,-1.51778,-2.53742,-1.31864,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8292,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223144588992,44.352659708820283,3910,433.8,5,11,2014-06-22 01:25:24.562-04,21.28,13.5,-1.31052,-2.57956,-2.80156,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8293,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223178619518876,44.352651997469366,3911,434.1,5,11,2014-06-22 01:25:26.225-04,21.28,13.5,-1.49446,-2.93505,-2.13964,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8294,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223178619518876,44.352651997469366,3912,434.1,5,11,2014-06-22 01:25:27.585-04,21.26,13.5,-1.42816,2.40159,-3.03,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8295,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223210470750928,44.352653506211936,3913,434.5,5,11,2014-06-22 01:25:29.134-04,21.26,13.5,-1.34173,-2.15926,-2.42144,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8296,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223255816847086,44.352666037157178,3914,434.9,5,11,2014-06-22 01:25:34.095-04,21.25,13.5,-1.27215,-2.42621,-2.54491,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8297,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223268473520875,44.352676765993237,3915,435,5,11,2014-06-22 01:25:36.369-04,21.25,13.5,-1.41475,-1.90248,-1.63106,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8298,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223288673907518,44.352690679952502,3916,435.2,5,11,2014-06-22 01:25:38.198-04,21.25,13.5,-1.48656,-1.42952,-0.898903,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8299,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223288673907518,44.352690679952502,3917,435.2,5,11,2014-06-22 01:25:39.733-04,21.25,13.5,-1.37609,-1.81623,-1.3988,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8300,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223318764939904,44.352727560326457,3918,435.7,5,11,2014-06-22 01:25:42.371-04,21.25,13.5,-1.50692,1.361,2.43502,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8301,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223330667242408,44.35274675488472,3919,435.8,5,11,2014-06-22 01:25:44.186-04,21.25,13.5,-1.34756,-1.88679,-1.83422,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8302,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223340809345245,44.352768380194902,3920,435.9,5,11,2014-06-22 01:25:47.43-04,21.2,13.5,-1.45748,2.4258,-2.74046,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8303,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223347682505846,44.35278732329607,3921,435.9,5,11,2014-06-22 01:25:49.749-04,21.19,13.5,-1.43176,-2.62846,-1.69385,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8304,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223357908427715,44.352830154821277,3922,436.2,5,11,2014-06-22 01:25:52.715-04,21.19,13.5,-1.48581,1.91997,-3.08694,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8305,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223365116864443,44.352849978022277,3923,436.1,5,11,2014-06-22 01:25:54.972-04,21.19,13.5,-1.36501,2.11705,-2.93023,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8306,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223368637263775,44.352870136499405,3924,436.1,5,11,2014-06-22 01:25:57.796-04,21.17,13.5,-1.48377,-2.6788,-1.55649,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8307,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223379030823708,44.352909531444311,3925,436,5,11,2014-06-22 01:26:00.623-04,21.17,13.5,-1.31499,1.93128,-3.11455,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8308,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223380371928215,44.352931408211589,3926,436,5,11,2014-06-22 01:26:02.481-04,21.17,13.5,-1.43658,-1.4242,-0.200411,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8309,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223380371928215,44.352931408211589,3927,436,5,11,2014-06-22 01:26:04.631-04,21.15,13.5,-1.48322,1.99401,-3.02518,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8310,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223376935347915,44.352963888086379,3928,435.9,5,11,2014-06-22 01:26:06.853-04,21.16,13.5,-1.48837,1.94215,-2.98861,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8311,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223359249532223,44.353007054887712,3929,435.8,5,11,2014-06-22 01:26:10.833-04,21.15,13.5,-1.40745,1.95797,-2.982,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8312,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223346676677465,44.353028680197895,3930,435.8,5,11,2014-06-22 01:26:13.399-04,21.15,13.5,-1.49711,-2.96797,-1.67603,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8313,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223331337794662,44.353060573339462,3931,435.9,5,11,2014-06-22 01:26:15.502-04,21.15,13.5,-1.33299,1.73616,3.04227,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8314,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223331086337566,44.353082324378192,3932,435.9,5,11,2014-06-22 01:26:17.987-04,21.17,13.5,-1.43411,2.42272,-2.76704,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8315,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223341312259436,44.35310319531709,3933,435.7,5,11,2014-06-22 01:26:19.649-04,21.16,13.5,-1.53322,-2.63656,-1.7099,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8316,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223359836265445,44.353121635504067,3934,435.6,5,11,2014-06-22 01:26:21.875-04,21.21,13.5,-1.42935,2.05658,2.98508,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8317,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223406691104174,44.353136764839292,3935,435.7,5,11,2014-06-22 01:26:23.467-04,21.21,13.5,-1.53808,-0.862354,-0.0415557,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8318,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223406691104174,44.353136764839292,3936,435.7,5,11,2014-06-22 01:26:25.556-04,21.25,13.5,-1.48574,1.96972,2.79315,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8319,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223450444638729,44.353147493675351,3937,435.7,5,11,2014-06-22 01:26:28.026-04,21.25,13.5,-1.37033,2.74912,-3.03968,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8320,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.2235071901232,44.353156923316419,3938,435.6,5,11,2014-06-22 01:26:31.078-04,21.29,13.5,-1.461,1.14888,2.15505,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8321,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223537029698491,44.35316379647702,3939,435.8,5,11,2014-06-22 01:26:32.961-04,21.3,13.5,-1.49417,2.14533,2.68337,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8322,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223567958921194,44.353166897781193,3940,435.8,5,11,2014-06-22 01:26:35.393-04,21.3,13.5,-1.38165,1.00122,2.24266,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8323,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223597044125199,44.353174399584532,3941,435.7,5,11,2014-06-22 01:26:37.865-04,21.25,13.5,-1.48842,1.19123,2.22799,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8324,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223629565909505,44.353181775659323,3942,435.7,5,11,2014-06-22 01:26:39.665-04,21.2,13.5,-1.40496,0.507614,1.82638,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8325,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223665188997984,44.353191666305065,3943,435.8,5,11,2014-06-22 01:26:41.551-04,21.2,13.5,-1.45679,0.84879,1.97955,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8326,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223734172061086,44.353210106492043,3944,435.9,5,11,2014-06-22 01:26:44.306-04,21.21,13.5,-1.29731,1.50445,2.62315,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8327,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223801394924521,44.353213459253311,3945,436,5,11,2014-06-22 01:26:48.395-04,21.23,13.5,-1.36125,0.416503,2.04535,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8328,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223801394924521,44.353213459253311,3946,436,5,11,2014-06-22 01:26:49.827-04,21.31,13.5,-1.27625,0.662772,2.47348,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8329,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.22383307851851,44.353208681568503,3947,436,5,11,2014-06-22 01:26:51.581-04,21.31,13.5,-1.52641,2.1592,2.75314,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8330,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223862582817674,44.353194977156818,3948,436.3,5,11,2014-06-22 01:26:53.812-04,21.33,13.5,-1.55872,-2.55959,-1.31368,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8331,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223903402686119,44.353156671859324,3949,437.2,5,11,2014-06-22 01:26:56.369-04,21.33,13.5,-1.52266,-0.785398,1.51606,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8332,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223917400464416,44.353137016296387,3950,437.9,5,11,2014-06-22 01:26:58.117-04,21.29,13.5,-1.3941,-1.5186,0.940345,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8333,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223917400464416,44.353137016296387,3951,437.9,5,11,2014-06-22 01:26:59.383-04,21.29,13.5,-1.39307,3.14129,-1.84298,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8334,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223934415727854,44.353116690181196,3952,438.2,5,11,2014-06-22 01:27:01.433-04,21.23,13.5,-1.44565,-2.48449,-1.2385,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8335,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223954951390624,44.353097705170512,3953,438.6,5,11,2014-06-22 01:27:02.928-04,21.23,13.5,-1.32757,-2.47593,-2.42685,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8336,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223970793187618,44.353077379055321,3954,438.8,5,11,2014-06-22 01:27:04.494-04,21.23,13.5,-1.34634,-2.47505,-2.10957,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8337,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223983617499471,44.353055292740464,3955,439,5,11,2014-06-22 01:27:06.192-04,21.23,13.5,-1.5027,-2.26694,-0.33722,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8338,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223996441811323,44.353033835068345,3956,439.2,5,11,2014-06-22 01:27:08.306-04,21.22,13.5,-1.45787,0.608578,2.74136,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8339,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224004823714495,44.353008479811251,3957,439.5,5,11,2014-06-22 01:27:10.382-04,21.22,13.5,-1.48831,-0.422496,1.7326,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8340,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224004823714495,44.353008479811251,3958,439.5,5,11,2014-06-22 01:27:11.934-04,21.19,13.5,-1.38634,-1.85199,-0.150446,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8341,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224002812057734,44.35298400465399,3959,439.6,5,11,2014-06-22 01:27:14.04-04,21.14,13.5,-1.35301,-1.65154,0.418929,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8342,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223989987745881,44.352933377958834,3960,439.9,5,11,2014-06-22 01:27:16.504-04,21.14,13.5,-1.39993,-0.726615,1.65159,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8343,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.223997531458735,44.352909154258668,3961,440,5,11,2014-06-22 01:27:19.287-04,21.17,13.5,-1.40777,-2.06117,-0.235786,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8344,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224011864513159,44.352886606939137,3962,440,5,11,2014-06-22 01:27:21.202-04,21.16,13.5,-1.43333,-1.64023,1.13993,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8345,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224027035757899,44.352865316905081,3963,440,5,11,2014-06-22 01:27:24.181-04,21.22,13.5,-1.53109,-0.785398,0.669493,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8346,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224046984687448,44.352851193398237,3964,440.1,5,11,2014-06-22 01:27:26.193-04,21.22,13.5,-1.45256,0.0805011,2.48955,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8347,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224067185074091,44.352833675220609,3965,440.5,5,11,2014-06-22 01:27:27.952-04,21.25,13.5,-1.45285,-1.50684,2.26172,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8348,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224123846739531,44.352805847302079,3966,441.2,5,11,2014-06-22 01:27:30.799-04,21.28,13.5,-1.53435,-3.04362,-1.64024,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8349,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224150585010648,44.352793358266354,3967,441.2,5,11,2014-06-22 01:27:32.43-04,21.28,13.5,-1.5306,-1.48884,-0.89839,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8350,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224179251119494,44.352781791239977,3968,441.2,5,11,2014-06-22 01:27:35.206-04,21.27,13.5,-1.51724,0.491201,2.13179,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8351,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.2242083363235,44.352770391851664,3969,441.1,5,11,2014-06-22 01:27:37.775-04,21.25,13.5,-1.4978,2.60959,-2.94791,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8352,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224268518388271,44.352744072675705,3970,440.8,5,11,2014-06-22 01:27:40.559-04,21.25,13.5,-1.52445,3.05727,-2.20822,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8353,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224328365176916,44.352731625549495,3971,440.3,5,11,2014-06-22 01:27:46.435-04,21.25,13.5,-1.44287,1.28343,2.44915,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8354,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224384021013975,44.352751448750496,3972,439.6,5,11,2014-06-22 01:27:52.205-04,21.15,13.5,-1.24142,2.79,-2.90181,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8355,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224463816732168,44.352749520912766,3973,439.2,5,11,2014-06-22 01:27:59.257-04,21.12,13.5,-1.55487,-0.785398,0.107572,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8356,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224485525861382,44.352735900320113,3974,439.1,5,11,2014-06-22 01:28:02.075-04,21.27,13.5,-1.55561,-2.68263,-2.32014,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8357,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224547803401947,44.35270199240983,3975,439,5,11,2014-06-22 01:28:05.365-04,21.29,13.5,-1.45623,2.40873,3.12747,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8358,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224601615220308,44.352666833437979,3976,439.1,5,11,2014-06-22 01:28:09.206-04,21.3,13.5,-1.42785,-0.499181,2.16957,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8359,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224644111469388,44.352628737688065,3977,439.1,5,11,2014-06-22 01:28:14.24-04,21.25,13.5,-1.41635,0.000504286,2.44207,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8360,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224656684324145,44.352604430168867,3978,439,5,11,2014-06-22 01:28:16.507-04,21.25,13.5,-1.4768,-2.35717,-1.06965,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8361,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224674370139837,44.352583768777549,3979,439,5,11,2014-06-22 01:28:18.32-04,21.25,13.5,-1.40679,-2.16608,-1.55537,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8362,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224845780059695,44.35251981485635,3980,439.6,5,11,2014-06-22 01:28:43.258-04,21.23,13.5,-1.2737,-2.97207,-2.93725,30% Cloudy,4,1,0,Caltech,2275,8363,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,14,88
-68.224847707897425,44.38831624109298,8886,10.6,5,10,2014-06-30 22:40:40.786-04,21.1,22.2,-1.52848,-2.07996,-2.64316,Clear,16,0,0,,2275,1697,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.224891545251012,44.388315989635885,8887,8,5,10,2014-06-30 22:40:47.136-04,21.12,22.2,-1.49868,-1.04313,-1.66105,Clear,16,0,0,,2275,1698,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.224922893568873,44.388314648531377,8888,6.89999,5,10,2014-06-30 22:40:49.545-04,21.05,22.2,-1.38726,2.8385,2.75957,Clear,16,0,0,,2275,1699,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225000342354178,44.388321186415851,8889,1.79999,5,10,2014-06-30 22:40:52.645-04,21.06,22.2,-1.44374,2.2144,2.17361,Clear,16,0,0,,2275,1700,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225032780319452,44.388321731239557,8890,0.399994,5,10,2014-06-30 22:40:54.764-04,21.05,22.2,-1.38428,3.03063,2.82836,Clear,16,0,0,,2275,1701,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225105032324791,44.388334429822862,8891,-0.299988,5,10,2014-06-30 22:40:59.683-04,21.05,22.2,-1.48519,0.756051,0.261831,Clear,16,0,0,,2275,1702,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225166220217943,44.388340380974114,8892,-0.100006,5,10,2014-06-30 22:41:03.387-04,21.14,22.2,-1.49649,1.25009,1.05532,Clear,16,0,0,,2275,1703,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225229838863015,44.388342099264264,8893,-0.600006,5,10,2014-06-30 22:41:07.723-04,21.14,22.2,-1.56206,-2.68729,-3.02493,Clear,16,0,0,,2275,1704,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.22526428848505,44.388341219164431,8894,-0.799988,5,10,2014-06-30 22:41:10.538-04,21.06,22.2,-1.50459,-1.89359,-2.38998,Clear,16,0,0,,2275,1705,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225342491641641,44.388347547501326,8895,-0.899994,5,10,2014-06-30 22:41:13.978-04,21.1,22.2,-1.48733,-0.785398,-1.4977,Clear,16,0,0,,2275,1706,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225401667878032,44.388355175033212,8896,-1,5,10,2014-06-30 22:41:18.269-04,21.11,22.2,-1.50313,2.51254,2.30504,Clear,16,0,0,,2275,1707,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225593278184533,44.388398383744061,8897,4.60001,5,10,2014-06-30 22:41:24.28-04,21.08,22.2,-1.50232,-2.92393,2.98818,Clear,16,0,0,,2275,1708,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225726466625929,44.388438910245895,8898,9.10001,5,10,2014-06-30 22:41:29.393-04,21.13,22.2,-1.55428,-2.16482,-2.65584,Clear,16,0,0,,2275,1709,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225803161039948,44.388457057066262,8899,11,5,10,2014-06-30 22:41:33.469-04,21.12,22.2,-1.45086,2.9438,2.62047,Clear,16,0,0,,2275,1710,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.22584917768836,44.388472228311002,8900,13,5,10,2014-06-30 22:41:36.302-04,21.1,22.2,-1.5078,2.5358,2.35607,Clear,16,0,0,,2275,1711,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.225893015041947,44.38848337624222,8901,14.6,5,10,2014-06-30 22:41:38.427-04,21.12,22.2,-1.53716,0.280957,-0.0452611,Clear,16,0,0,,2275,1712,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226008266210556,44.388507138937712,8902,18,5,10,2014-06-30 22:41:43.654-04,21.1,22.2,-1.40285,-2.84844,3.08683,Clear,16,0,0,,2275,1713,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226068783551455,44.38850998878479,8903,18.6,5,10,2014-06-30 22:41:47.191-04,21.13,22.2,-1.42639,1.59496,1.7458,Clear,16,0,0,,2275,1714,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226100048050284,44.388521388173103,8904,19,5,10,2014-06-30 22:41:50.168-04,21.05,22.2,-1.5344,-1.69732,-1.97539,Clear,16,0,0,,2275,1715,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226168025285006,44.388532200828195,8905,19.7,5,9,2014-06-30 22:41:53.226-04,21.13,22.2,-1.48615,-2.79368,-3.08654,Clear,16,0,0,,2275,1716,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226195015013218,44.388536014594138,8906,19.6,5,9,2014-06-30 22:41:55.907-04,21.04,22.2,-1.40798,2.61963,2.6257,Clear,16,0,0,,2275,1717,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.1818186,44.329383300000003,231,-21,3,10,2014-06-18 23:22:30.092-04,21.41,21.9,-1.50199,1.1243,2.07456,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5790,2cfc3173056a05ab,1,8,0.5,4,6,94
-68.181678950000006,44.329374729999998,232,-22,3,10,2014-06-18 23:22:58.094-04,21.45,21.9,-1.49152,0.571831,1.47296,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5791,2cfc3173056a05ab,1,9,0.5,4,6,94
-68.181746989999994,44.329247049999999,233,-22,3,10,2014-06-18 23:23:34.109-04,21.43,21.9,-1.45457,-1.37144,0.744105,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5792,2cfc3173056a05ab,1,10,0.5,4,6,94
-68.181753799999996,44.32909471,234,-25,3,10,2014-06-18 23:23:52.072-04,21.42,22.2,-1.54722,-0.710619,1.72155,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5793,2cfc3173056a05ab,1,11,0.5,4,6,94
-68.181774099999998,44.32895269,235,-26,3,10,2014-06-18 23:24:10.073-04,21.44,21.9,-1.54804,1.61302,0.445906,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5794,2cfc3173056a05ab,1,12,0.5,4,6,94
-68.181914000000006,44.328912010000003,236,-27,3,10,2014-06-18 23:24:22.067-04,21.45,21.9,-1.4474,2.01718,1.40244,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5795,2cfc3173056a05ab,1,13,0.5,4,6,94
-68.18206087,44.328872789999998,237,-26,3,10,2014-06-18 23:24:34.118-04,21.46,21.9,-1.40807,-2.28971,3.03275,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5796,2cfc3173056a05ab,1,14,0.5,4,6,94
-68.182211749999993,44.328831530000002,238,-26,3,10,2014-06-18 23:25:00.938-04,21.49,21.9,-1.51332,0.130827,-1.00943,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5797,2cfc3173056a05ab,1,15,0.5,4,6,94
-68.182356600000006,44.328801859999999,239,-27,3,10,2014-06-18 23:25:14.122-04,21.5,21.9,-1.49379,-2.80618,2.5752,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5798,2cfc3173056a05ab,1,16,0.5,4,6,94
-68.182502389999996,44.328797610000002,240,-28,3,10,2014-06-18 23:25:28.045-04,21.52,21.9,-1.51903,-2.43326,-3.10808,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5799,2cfc3173056a05ab,1,17,0.5,4,6,94
-68.182646770000005,44.328792909999997,241,-28,3,10,2014-06-18 23:25:42.062-04,21.5,22.2,-1.53239,1.70529,1.14094,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5800,2cfc3173056a05ab,1,18,0.5,4,6,94
-68.182792379999995,44.328782250000003,242,-28,3,10,2014-06-18 23:25:54.047-04,21.54,22.2,-1.51698,0.529875,0.127483,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5801,2cfc3173056a05ab,1,19,0.5,4,6,94
-68.182932410000006,44.328771940000003,243,-28,3,10,2014-06-18 23:26:06.087-04,21.52,22.2,-1.51929,0.732055,0.549164,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5802,2cfc3173056a05ab,1,20,0.5,4,6,94
-68.183091779999998,44.32876694,244,-28,3,10,2014-06-18 23:26:20.068-04,21.52,22.2,-1.41488,-2.50038,-2.6231,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5803,2cfc3173056a05ab,1,21,0.5,4,6,94
-68.1832397,44.328746250000002,245,-28,3,10,2014-06-18 23:26:30.204-04,21.53,22.2,-1.47837,-2.25921,-2.32296,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5804,2cfc3173056a05ab,1,22,0.5,4,6,94
-68.183393820000006,44.328737750000002,246,-27,3,10,2014-06-18 23:26:42.08-04,21.53,21.9,-1.49182,2.10393,2.36759,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5805,2cfc3173056a05ab,1,23,0.5,4,6,94
-68.183538499999997,44.328723529999998,247,-28,3,10,2014-06-18 23:26:54.106-04,21.54,22.2,-1.46448,-1.62978,-1.76796,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5806,2cfc3173056a05ab,1,24,0.5,4,6,94
-68.183685699999998,44.328708079999998,248,-27,3,10,2014-06-18 23:27:20.069-04,21.61,22.2,-1.45269,-1.62982,-2.79528,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5807,2cfc3173056a05ab,1,25,0.5,4,6,94
-68.183740589999999,44.32884645,249,-25,3,10,2014-06-18 23:28:02.111-04,21.59,22.2,-1.4678,1.99048,2.32176,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5808,2cfc3173056a05ab,1,26,0.5,4,6,94
-68.183765649999998,44.328991469999998,250,-25,3,10,2014-06-18 23:28:22.095-04,21.58,22.2,-1.41526,1.4198,1.50279,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5809,2cfc3173056a05ab,1,27,0.5,4,6,94
-68.183654009999998,44.32908115,251,-24,3,10,2014-06-18 23:29:24.038-04,21.68,22.2,-1.30248,0.782135,1.4538,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5810,2cfc3173056a05ab,1,28,0.5,4,6,94
-68.18352265,44.32915594,252,-22,3,10,2014-06-18 23:30:50.177-04,21.65,21.9,-1.31358,3.04503,-2.82512,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5811,2cfc3173056a05ab,1,29,0.5,4,6,94
-68.182406947016716,44.329299721866846,119,-19.1,5,10,2014-06-18 23:13:15.648-04,21.13,18,-1.36972,-2.47095,-0.431632,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5351,3f2e7df795e79c66,1,0,0.5,4,5,94
-68.182553965598345,44.329293561168015,120,-18.6,5,10,2014-06-18 23:14:45.742-04,21.05,18.3,-1.43028,-2.17516,0.240364,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5352,3f2e7df795e79c66,1,1,0.5,4,5,94
-68.182703666388988,44.329292429611087,121,-19.1,5,10,2014-06-18 23:15:30.74-04,21.08,18.3,-1.43261,-2.82924,2.54064,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5353,3f2e7df795e79c66,1,2,0.5,4,5,94
-68.182576512917876,44.329216154292226,122,-18.7,5,10,2014-06-18 23:19:20.639-04,21.14,18.6,-1.51756,0.845986,-2.5409,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5354,3f2e7df795e79c66,1,3,0.5,4,5,94
-68.183257260000005,44.329288660000003,254,-21,3,10,2014-06-18 23:31:42.164-04,21.64,22.2,-1.48404,-1.95075,-0.968822,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5813,2cfc3173056a05ab,1,31,0.5,4,6,94
-68.183203230000004,44.329423409999997,255,-20,3,10,2014-06-18 23:32:14.108-04,21.68,22.2,-1.49337,-0.813428,0.39088,Mostly Cloudy,1,0,0,,2237,5814,2cfc3173056a05ab,1,32,0.5,4,6,94
-68.18305635,44.3293897,256,-20,3,10,2014-06-18 23:33:06.128-04,21.68,22.2,-1.4975,2.92901,-2.11232,Clear,1,0,0,,2237,5815,2cfc3173056a05ab,1,33,0.5,4,6,94
-68.182908029999993,44.329416190000003,257,-21,3,10,2014-06-18 23:33:46.093-04,21.74,22.2,-1.19768,2.14952,-2.89131,Clear,1,0,0,,2237,5816,2cfc3173056a05ab,1,34,0.5,4,6,94
-68.182764199999994,44.329414540000002,258,-21,3,10,2014-06-18 23:34:02.083-04,21.71,22.2,-1.47274,-0.381001,0.317456,Clear,1,0,0,,2237,5817,2cfc3173056a05ab,1,35,0.5,4,6,94
-68.182232490000004,44.329413889999998,259,-21,3,10,2014-06-18 23:40:49.187-04,21.74,22.2,-1.47798,-2.14417,-0.710807,Clear,1,0,0,,2237,7890,2cfc3173056a05ab,1,0,0.5,4,6,94
-68.182200190000003,44.329276819999997,260,-21,3,10,2014-06-18 23:45:25.117-04,21.77,22.2,-1.38967,-2.74836,-1.31473,Clear,1,0,0,,2237,7891,2cfc3173056a05ab,1,1,0.5,4,6,94
-68.182322979999995,44.32920996,261,-22,3,10,2014-06-18 23:46:17.14-04,21.77,22.2,-1.45628,-2.26806,2.85646,Clear,1,0,0,,2237,7892,2cfc3173056a05ab,1,2,0.5,4,6,94
-68.182441100000005,44.32913482,262,-24,3,10,2014-06-18 23:47:51.084-04,21.8,22.5,-1.39701,2.29923,1.72466,Clear,1,0,0,,2237,7893,2cfc3173056a05ab,1,3,0.5,4,6,94
-68.182444329999996,44.328992130000003,263,-25,3,10,2014-06-18 23:48:13.206-04,21.8,22.5,-1.40565,-2.24958,2.79387,Clear,1,0,0,,2237,7894,2cfc3173056a05ab,1,4,0.5,4,6,94
-68.182312620000005,44.32891583,264,-25,3,10,2014-06-18 23:48:27.079-04,21.76,22.2,-1.46239,3.1106,-1.72531,Clear,1,0,0,,2237,7895,2cfc3173056a05ab,1,5,0.5,4,6,94

-68.182159119999994,44.328894300000002,265,-26,3,10,2014-06-18 23:48:37.136-04,21.79,22.5,-1.46428,2.65048,-2.40811,Clear,1,0,0,,2237,7896,2cfc3173056a05ab,1,6,0.5,4,6,94
-68.18201182,44.328881289999998,266,-26,3,10,2014-06-18 23:48:47.064-04,21.74,22.5,-1.50364,2.36002,-2.59557,Clear,1,0,0,,2237,7897,2cfc3173056a05ab,1,7,0.5,4,6,94
-68.181857590000007,44.32888226,267,-26,3,10,2014-06-18 23:49:01.117-04,21.75,22.5,-1.40971,-1.01326,0.213571,Clear,1,0,0,,2237,7898,2cfc3173056a05ab,1,8,0.5,4,6,94
-68.181710350000003,44.328882559999997,268,-27,3,10,2014-06-18 23:49:13.109-04,21.74,22.5,-1.48365,2.98009,-1.99785,Clear,1,0,0,,2237,7899,2cfc3173056a05ab,1,9,0.5,4,6,94
-68.18156046,44.3288838,269,-27,3,10,2014-06-18 23:49:25.119-04,21.75,22.5,-1.49602,-2.79604,-1.50583,Clear,1,0,0,,2237,7900,2cfc3173056a05ab,1,10,0.5,4,6,94
-68.181400769999996,44.328871759999998,270,-28,3,10,2014-06-18 23:49:37.123-04,21.66,22.5,-1.35993,-0.81645,0.577992,Clear,1,0,0,,2237,7901,2cfc3173056a05ab,1,11,0.5,4,6,94
-68.181247929999998,44.32886483,271,-26,3,10,2014-06-18 23:50:21.077-04,21.62,22.2,-1.55321,-0.915101,0.341716,Clear,1,0,0,,2237,7902,2cfc3173056a05ab,1,12,0.5,4,6,94
-68.181114190000002,44.32880308,272,-27,3,10,2014-06-18 23:50:41.11-04,21.68,22.2,-1.51603,3.11724,-1.46817,Clear,1,0,0,,2237,7903,2cfc3173056a05ab,1,13,0.5,4,6,94
-68.180962629999996,44.328761280000002,273,-27,3,10,2014-06-18 23:50:55.089-04,21.64,22.2,-1.44472,-0.406613,1.29671,Clear,1,0,0,,2237,7904,2cfc3173056a05ab,1,14,0.5,4,6,94
-68.180816539999995,44.328749029999997,274,-27,3,10,2014-06-18 23:51:09.077-04,21.65,22.2,-1.53975,1.98598,-2.44783,Clear,1,0,0,,2237,7905,2cfc3173056a05ab,1,15,0.5,4,6,94
-68.180950539999998,44.328834239999999,275,-26,3,10,2014-06-18 23:52:11.092-04,21.67,22.2,-1.3324,1.61573,1.63726,Clear,1,0,0,,2237,7906,2cfc3173056a05ab,1,16,0.5,4,6,94
-68.181098539999994,44.32886286,276,-27,3,10,2014-06-18 23:52:25.091-04,21.73,22.2,-1.44169,-0.433618,-0.687325,Clear,1,0,0,,2237,7907,2cfc3173056a05ab,1,17,0.5,4,6,94
-68.181239759999997,44.328894349999999,277,-28,3,10,2014-06-18 23:52:37.098-04,21.72,22.2,-1.54767,-3.06482,-3.01242,Clear,1,0,0,,2237,7908,2cfc3173056a05ab,1,18,0.5,4,6,94
-68.181383929999996,44.328925230000003,278,-28,3,11,2014-06-18 23:52:49.032-04,21.7,22.2,-1.43819,-0.723825,-0.767087,Clear,1,0,0,,2237,7909,2cfc3173056a05ab,1,19,0.5,4,6,94
-68.181533659999999,44.328953849999998,279,-27,3,11,2014-06-18 23:53:03.081-04,21.73,22.2,-1.4977,-1.41675,-1.43631,Clear,1,0,0,,2237,7910,2cfc3173056a05ab,1,20,0.5,4,6,94
-68.181676519999996,44.32895792,280,-27,3,10,2014-06-18 23:53:15.121-04,21.71,22.2,-1.51836,-0.097,-0.346411,Clear,1,0,0,,2237,7911,2cfc3173056a05ab,1,21,0.5,4,6,94
-68.181830520000005,44.328963709999996,281,-27,3,10,2014-06-18 23:53:27.121-04,21.72,22.2,-1.45313,0.755233,0.576713,Clear,1,0,0,,2237,7912,2cfc3173056a05ab,1,22,0.5,4,6,94
-68.181973670000005,44.328979160000003,282,-26,3,10,2014-06-18 23:53:39.113-04,21.68,22.2,-1.32421,0.00696448,0.516985,Clear,1,0,0,,2237,7913,2cfc3173056a05ab,1,23,0.5,4,6,94
-68.182119790000002,44.328984519999999,283,-27,3,11,2014-06-18 23:53:51.103-04,21.64,22.2,-1.42441,2.7685,2.69841,Clear,1,0,0,,2237,7914,2cfc3173056a05ab,1,24,0.5,4,6,94
-68.182264860000004,44.329053270000003,284,-23,3,11,2014-06-18 23:56:47.073-04,21.65,22.2,-1.37762,3.10032,-2.80092,Clear,1,0,0,,2237,7915,2cfc3173056a05ab,1,25,0.5,4,6,94
-68.182397309999999,44.329122740000003,285,-22,3,11,2014-06-18 23:56:59.088-04,21.65,22.2,-1.39301,-1.80624,-1.59536,Clear,1,0,0,,2237,7916,2cfc3173056a05ab,1,26,0.5,4,6,94
-68.182505610000007,44.32922301,286,-21,3,11,2014-06-18 23:57:15.084-04,21.63,22.2,-1.29487,-2.87809,-2.082,Clear,1,0,0,,2237,7917,2cfc3173056a05ab,1,27,0.5,4,6,94
-68.185252989999995,44.329140879999997,287,9,3,12,2014-06-19 00:09:09.214-04,21.29,22.5,-1.55016,-2.86931,-1.81141,Clear,2,0,0,,2237,1850,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,6,94
-68.185247309999994,44.329149209999997,288,10,3,12,2014-06-19 00:10:08.709-04,21.41,22.8,-1.53877,0.444077,1.56393,Clear,2,0,0,,2237,1851,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,6,94
-68.185217919999999,44.329127589999999,289,11,3,13,2014-06-19 00:10:34.449-04,21.4,22.8,-1.52077,-2.5292,-1.25704,Clear,2,0,0,,2237,1852,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,6,94
-68.182089775800705,44.328946550376713,127,-21.7,5,10,2014-06-18 23:20:20.687-04,21.15,19,-1.53388,3.13964,-2.15486,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5359,3f2e7df795e79c66,1,8,0.5,4,5,94
-68.181942002847791,44.328994578681886,128,-22,5,10,2014-06-18 23:20:32.61-04,21.18,19,-1.46017,2.12262,-2.61426,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5360,3f2e7df795e79c66,1,9,0.5,4,5,94
-68.18178853020072,44.329003673046827,129,-22.1,5,10,2014-06-18 23:20:42.666-04,21.19,19,-1.46547,3.0767,-1.64889,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5361,3f2e7df795e79c66,1,10,0.5,4,5,94
-68.181647881865501,44.329022113233805,130,-22.6,5,10,2014-06-18 23:20:52.722-04,21.19,19,-1.48878,-2.61095,-1.14328,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5362,3f2e7df795e79c66,1,11,0.5,4,5,94
-68.181511424481869,44.329053838737309,131,-22.1,5,10,2014-06-18 23:21:02.737-04,21.18,19,-1.49625,2.99205,-1.94466,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5363,3f2e7df795e79c66,1,12,0.5,4,5,94
-68.181348396465182,44.329077140428126,132,-22.2,5,10,2014-06-18 23:21:13.756-04,21.2,19,-1.35291,3.049,-1.2706,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5364,3f2e7df795e79c66,1,13,0.5,4,5,94
-68.181204311549664,44.328999440185726,133,-22.5,5,10,2014-06-18 23:21:23.634-04,21.2,19,-1.51328,1.79847,-2.24735,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5365,3f2e7df795e79c66,1,14,0.5,4,5,94
-68.181037679314613,44.328962014988065,134,-22.6,5,10,2014-06-18 23:21:33.711-04,21.2,19,-1.49946,-1.52158,0.584004,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5366,3f2e7df795e79c66,1,15,0.5,4,5,94
-68.180892588570714,44.328934689983726,135,-22.5,5,10,2014-06-18 23:21:43.784-04,21.2,19,-1.51953,-2.67982,-0.854211,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5367,3f2e7df795e79c66,1,16,0.5,4,5,94
-68.180747162550688,44.328923751600087,136,-22.6,5,10,2014-06-18 23:22:04.685-04,21.21,19,-1.43477,-3.11086,-1.35334,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5368,3f2e7df795e79c66,1,17,0.5,4,5,94
-68.180608106777072,44.328957321122289,137,-22,5,10,2014-06-18 23:22:14.704-04,21.21,19,-1.44599,2.57468,-2.73205,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5369,3f2e7df795e79c66,1,18,0.5,4,5,94
-68.180583463981748,44.329118211753666,138,-22.3,5,10,2014-06-18 23:22:29.65-04,21.18,19,-1.41444,2.80574,2.87385,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5370,3f2e7df795e79c66,1,19,0.5,4,5,94
-68.180612800642848,44.329266780987382,139,-21.3,5,10,2014-06-18 23:22:43.678-04,21.17,19.3,-1.41168,-0.806686,-1.34309,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5371,3f2e7df795e79c66,1,20,0.5,4,5,94
-68.180744480341673,44.329327382147312,140,-19.5,5,9,2014-06-18 23:22:57.648-04,21.19,19.3,-1.52835,-2.28181,-2.75965,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5372,3f2e7df795e79c66,1,21,0.5,4,5,94
-68.180887727066875,44.329395862296224,141,-19.3,5,10,2014-06-18 23:23:09.69-04,21.18,19.3,-1.5023,2.40371,1.44914,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5373,3f2e7df795e79c66,1,22,0.5,4,5,94
-68.181029548868537,44.329355084337294,142,-19.4,5,10,2014-06-18 23:23:22.656-04,21.18,19.3,-1.48714,-0.196794,-1.45628,Mostly Cloudy,1,0,0,,2275,5374,3f2e7df795e79c66,1,23,0.5,4,5,94
-68.181192744523287,44.329362125135958,143,-19.2,5,10,2014-06-18 23:23:43.713-04,21.18,19.3,-1.44182,-1.73128,-2.24636,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5375,3f2e7df795e79c66,1,24,0.5,4,5,94
-68.18132777698338,44.329401100985706,144,-18.7,5,10,2014-06-18 23:23:55.635-04,21.16,19.3,-1.3096,1.78968,1.32577,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5376,3f2e7df795e79c66,1,25,0.5,4,5,94
-68.181448560208082,44.329492170363665,145,-18.4,5,10,2014-06-18 23:24:07.687-04,21.15,19.3,-1.5247,0.323314,0.0819389,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5377,3f2e7df795e79c66,1,26,0.5,4,5,94
-68.181572444736958,44.329411829821765,146,-19.4,5,10,2014-06-18 23:24:32.695-04,21.18,19.3,-1.4648,-0.563099,-2.45022,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5378,3f2e7df795e79c66,1,27,0.5,4,5,94
-68.181718625128269,44.329374781809747,147,-19.2,5,10,2014-06-18 23:24:44.616-04,21.21,19.3,-1.44684,-3.10768,2.15593,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5379,3f2e7df795e79c66,1,28,0.5,4,5,94
-68.181862374767661,44.329375829547644,148,-18.8,5,10,2014-06-18 23:24:54.675-04,21.21,19.3,-1.53667,-2.28181,3.01973,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5380,3f2e7df795e79c66,1,29,0.5,4,5,94
-68.182015428319573,44.329378218390048,149,-18.4,5,10,2014-06-18 23:25:06.729-04,21.22,19.3,-1.41675,-0.0924294,-0.915575,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5381,3f2e7df795e79c66,1,30,0.5,4,5,94
-68.182178791612387,44.329384043812752,150,-18.1,5,10,2014-06-18 23:25:19.633-04,21.22,19.3,-1.5288,0.00195694,-1.09923,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5382,3f2e7df795e79c66,1,31,0.5,4,5,94
-68.182338634505868,44.329339368268847,151,-18.7,5,10,2014-06-18 23:25:31.678-04,21.23,19.6,-1.44812,-2.77514,2.49365,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5383,3f2e7df795e79c66,1,32,0.5,4,5,94
-68.182486239820719,44.329318581148982,152,-18.8,5,10,2014-06-18 23:25:41.674-04,21.22,19.6,-1.54055,2.55299,1.21227,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5384,3f2e7df795e79c66,1,33,0.5,4,5,94
-68.18263434804976,44.329283209517598,153,-19.5,5,10,2014-06-18 23:26:01.649-04,21.23,19.6,-1.50675,-2.95736,2.38219,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5385,3f2e7df795e79c66,1,34,0.5,4,5,94
-68.182787569239736,44.329283083789051,154,-18.8,5,10,2014-06-18 23:26:37.689-04,21.25,19.6,-1.52189,1.14588,0.45505,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5386,3f2e7df795e79c66,1,35,0.5,4,5,94
-68.182940874248743,44.329262590035796,155,-17.8,5,10,2014-06-18 23:26:54.683-04,21.27,19.6,-1.46217,-3.02285,2.15272,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5387,3f2e7df795e79c66,1,36,0.5,4,5,94
-68.183091916143894,44.329206682741642,156,-17.7,5,10,2014-06-18 23:27:11.608-04,21.29,19.6,-1.46323,-0.118886,-1.79324,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5388,3f2e7df795e79c66,1,37,0.5,4,5,94
-68.183226613327861,44.329162468202412,157,-17.5,5,10,2014-06-18 23:27:26.63-04,21.29,19.6,-1.45141,-1.86287,-2.62241,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5389,3f2e7df795e79c66,1,38,0.5,4,5,94
-68.183381594717503,44.329170095734298,158,-18,5,10,2014-06-18 23:27:55.682-04,21.27,19.6,-1.49219,-2.03562,-2.89574,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5390,3f2e7df795e79c66,1,39,0.5,4,5,94
-68.183537749573588,44.329159115441144,159,-18.1,5,10,2014-06-18 23:28:10.61-04,21.27,19.9,-1.46218,-2.59064,2.86154,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5391,3f2e7df795e79c66,1,40,0.5,4,5,94
-68.183693904429674,44.329140968620777,160,-19,5,10,2014-06-18 23:28:26.638-04,21.27,19.9,-1.48688,-1.27984,-2.31255,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5392,3f2e7df795e79c66,1,41,0.5,4,5,94
-68.18383555859327 3,44.329076134599745,161,-19,5,10,2014-06-18 23:28:51.609-04,21.3,19.9,-1.48665,2.69686,1.16451,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5393,3f2e7df795e79c66,1,42,0.5,4,5,94
-68.183976542204618,44.329002751037478,162,-18.7,5,10,2014-06-18 23:29:07.669-04,21.3,19.9,-1.41,0.000363504,-1.29227,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5394,3f2e7df795e79c66,1,43,0.5,4,5,94
-68.184129176661372,44.328958913683891,163,-18.4,5,9,2014-06-18 23:29:25.707-04,21.33,19.9,-1.40732,-0.531583,-1.39441,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5395,3f2e7df795e79c66,1,44,0.5,4,5,94
-68.183562895283103,44.32891046628356,168,-22.6,5,10,2014-06-18 23:32:02.674-04,21.4,19.9,-1.44257,-2.91297,-2.53434,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5400,3f2e7df795e79c66,1,49,0.5,4,5,94
-68.183594830334187,44.329052707180381,169,-23,5,10,2014-06-18 23:32:31.608-04,21.42,19.9,-1.49566,3.03599,-2.6432,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5401,3f2e7df795e79c66,1,50,0.5,4,5,94
-68.183543365448713,44.329191385768354,170,-21.6,5,10,2014-06-18 23:33:03.627-04,21.4,19.9,-1.50075,2.43923,-2.14989,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5402,3f2e7df795e79c66,1,51,0.5,4,5,94
-68.183398693799973,44.329210706055164,171,-20.3,5,10,2014-06-18 23:33:22.668-04,21.4,19.9,-1.54585,2.73563,-1.84247,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5403,3f2e7df795e79c66,1,52,0.5,4,5,94
-68.183261984959245,44.329154086299241,172,-19.9,5,10,2014-06-18 23:33:39.735-04,21.4,19.9,-1.45761,1.2685,-2.90202,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5404,3f2e7df795e79c66,1,53,0.5,4,5,94
-68.18312980234623,44.329090928658843,173,-19.9,5,10,2014-06-18 23:33:55.69-04,21.38,19.9,-1.50934,-1.572,0.939889,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5405,3f2e7df795e79c66,1,54,0.5,4,5,94
-68.183000553399324,44.329003295861185,174,-20.3,5,10,2014-06-18 23:34:11.61-04,21.4,19.9,-1.43817,1.04122,3.03762,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5406,3f2e7df795e79c66,1,55,0.5,4,5,94
-68.18286644294858,44.328944245353341,175,-19.7,5,10,2014-06-18 23:34:27.629-04,21.41,19.9,-1.47269,-0.171646,1.84086,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5407,3f2e7df795e79c66,1,56,0.5,4,5,94
-68.182726968079805,44.328909334726632,176,-20.1,5,10,2014-06-18 23:34:52.624-04,21.37,19.9,-1.52349,0.00142247,1.72462,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5408,3f2e7df795e79c66,1,57,0.5,4,5,94
-68.182588163763285,44.3288928642869,177,-20.3,5,10,2014-06-18 23:35:18.708-04,21.38,20.3,-1.45809,-2.13016,-0.270804,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5409,3f2e7df795e79c66,1,58,0.5,4,5,94
-68.182442402467132,44.328867928124964,178,-20.9,5,10,2014-06-18 23:35:42.665-04,21.42,20.3,-1.4695,1.76867,-1.78989,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5410,3f2e7df795e79c66,1,59,0.5,4,5,94
-68.182304352521896,44.328852505423129,179,-21.4,5,10,2014-06-18 23:35:54.729-04,21.42,20.3,-1.49284,1.0316,-2.61779,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5411,3f2e7df795e79c66,1,60,0.5,4,5,94
-68.182145934551954,44.328846763819456,180,-21.4,5,10,2014-06-18 23:36:06.715-04,21.38,20.3,-1.38702,-0.161577,1.9589,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5412,3f2e7df795e79c66,1,61,0.5,4,5,94
-68.181986846029758,44.328844039700925,181,-21.3,5,10,2014-06-18 23:36:24.65-04,21.38,20.3,-1.49491,-0.99672,0.863983,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5413,3f2e7df795e79c66,1,62,0.5,4,5,94
-68.181840246543288,44.328845674172044,182,-21.3,5,10,2014-06-18 23:36:42.694-04,21.4,20.3,-1.44927,-0.503981,1.22349,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5414,3f2e7df795e79c66,1,63,0.5,4,5,94
-68.181898165494204,44.328994494862854,183,-20.9,5,10,2014-06-18 23:37:09.692-04,21.39,20.3,-1.44375,0.464429,2.05557,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5415,3f2e7df795e79c66,1,64,0.5,4,5,94
-68.182031353935599,44.329100274480879,184,-19.7,5,10,2014-06-18 23:37:19.614-04,21.42,20.3,-1.44375,0.464429,2.05557,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5416,3f2e7df795e79c66,1,65,0.5,4,5,94
-68.182156411930919,44.329166784882545,185,-19.3,5,10,2014-06-18 23:37:27.677-04,21.38,20.3,-1.44375,0.464429,2.05557,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5417,3f2e7df795e79c66,1,66,0.5,4,5,94
-68.182306531816721,44.329210496507585,186,-18.8,5,10,2014-06-18 23:37:37.727-04,21.39,20.3,-1.44375,0.464429,2.05557,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5418,3f2e7df795e79c66,1,67,0.5,4,5,94
-68.18243988789618,44.329257267527282,187,-18.4,5,10,2014-06-18 23:37:47.698-04,21.41,20.3,-1.44375,0.464429,2.05557,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5419,3f2e7df795e79c66,1,68,0.5,4,5,94
-68.182299407199025,44.329239707440138,188,-19.7,5,10,2014-06-18 23:39:31.645-04,21.39,20.6,-1.40023,-1.54678,0.113242,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5420,3f2e7df795e79c66,1,69,0.5,4,5,94
-68.18235045298934,44.329372518695891,189,-19,5,10,2014-06-18 23:40:01.597-04,21.42,20.6,-1.44001,-3.05144,-2.13792,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5421,3f2e7df795e79c66,1,70,0.5,4,5,94
-68.182214498519897,44.329409105703235,190,-17,5,10,2014-06-18 23:41:02.626-04,21.39,20.6,-1.40221,-1.82739,0.588154,30% Cloudy,1,0,0,,2275,5422,3f2e7df795e79c66,1,71,0.5,4,5,94
-68.182153226807714,44.329275288619101,191,-18.3,5,10,2014-06-18 23:46:04.674-04,21.47,20.6,-1.54846,1.77059,-0.106346,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5423,3f2e7df795e79c66,1,72,0.5,4,5,94
-68.182250373065472,44.329159576445818,192,-17.7,5,10,2014-06-18 23:46:39.69-04,21.47,20.6,-1.37631,2.26558,1.35224,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5424,3f2e7df795e79c66,1,73,0.5,4,5,94
-68.182107377797365,44.329149392433465,193,-19.3,5,10,2014-06-18 23:47:19.721-04,21.42,20.6,-1.48033,0.995327,2.66197,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5425,3f2e7df795e79c66,1,74,0.5,4,5,94
-68.181649725884199,44.329148470424116,196,-21.8,5,10,2014-06-18 23:48:33.577-04,21.43,20.6,-1.29905,-2.58332,-1.19399,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5428,3f2e7df795e79c66,1,77,0.5,4,5,94
-68.181497175246477,44.329136735759676,197,-21,5,9,2014-06-18 23:48:49.625-04,21.46,20.6,-1.55489,2.5524,-2.18795,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5429,3f2e7df795e79c66,1,78,0.5,4,5,94
-68.181064166128635,44.329046756029129,200,-21.7,5,10,2014-06-18 23:49:25.598-04,21.42,20.6,-1.38319,-1.76038,1.09488,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5432,3f2e7df795e79c66,1,81,0.5,4,5,94
-68.181226188316941,44.329077769070864,201,-19,5,10,2014-06-18 23:49:41.495-04,21.49,20.6,-1.47673,1.61909,0.61694,50% Cloudy,1,0,0,,2275,5433,3f2e7df795e79c66,1,82,0.5,4,5,94
-68.226223010569811,44.38853710424155,8907,19.6,5,9,2014-06-30 22:41:58.554-04,21.05,22.2,-1.3442,2.56512,2.62748,Clear,16,0,0,,2275,1718,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226255029439926,44.388537523336709,8908,20.1,5,9,2014-06-30 22:42:01.001-04,21.1,22.2,-1.44378,2.71993,2.4455,Clear,16,0,0,,2275,1719,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226341782137752,44.38855298794806,8909,21,5,10,2014-06-30 22:42:04.164-04,21.1,22.2,-1.30876,1.99115,2.35482,Clear,16,0,0,,2275,1720,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226375058293343,44.388551940210164,8910,21.6,5,9,2014-06-30 22:42:07.233-04,21.13,22.2,-1.48247,-2.20472,-3.0336,Clear,16,0,0,,2275,1721,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226406825706363,44.388552065938711,8911,22.1,5,9,2014-06-30 22:42:09.668-04,21.1,22.2,-1.4562,-2.71582,3.00412,Clear,16,0,0,,2275,1722,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226470444351435,44.388558645732701,8912,23.3,5,9,2014-06-30 22:42:13.174-04,21.12,22.2,-1.40113,-3.00774,3.03366,Clear,16,0,0,,2275,1723,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.2265361584723,44.388576960191131,8913,24.1,5,10,2014-06-30 22:42:17.473-04,21.06,22.2,-1.42763,2.87734,2.75792,Clear,16,0,0,,2275,1724,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226593071594834,44.388594478368759,8914,24.4,5,9,2014-06-30 22:42:20.984-04,21.04,22.2,-1.4038,2.96803,2.88303,Clear,16,0,0,,2275,1725,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226621234789491,44.388598795048892,8915,24.5,5,9,2014-06-30 22:42:23.406-04,21.09,22.2,-1.29194,-2.80447,-3.13878,Clear,16,0,0,,2275,1726,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226680159568787,44.388605584390461,8916,25,5,9,2014-06-30 22:42:25.895-04,21.05,22.2,-1.31265,2.89214,2.85909,Clear,16,0,0,,2275,1727,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226710921153426,44.388611284084618,8917,25.2,5,9,2014-06-30 22:42:27.788-04,21.01,22.2,-1.4049,3.01696,2.88641,Clear,16,0,0,,2275,1728,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226741012185812,44.388615894131362,8918,25.3,5,9,2014-06-30 22:42:30.141-04,21.01,22.2,-1.40011,2.37111,2.47677,Clear,16,0,0,,2275,1729,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.226741012185812,44.388615894131362,8919,25.3,5,9,2014-06-30 22:42:31.493-04,21.08,22.2,-1.36796,2.90758,2.8006,Clear,16,0,0,,2275,1730,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227659836411476,44.388863621279597,8920,32,5,8,2014-06-30 22:43:41.306-04,21.07,22.2,-1.53407,2.03522,1.7872,Clear,16,0,0,,2275,1731,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227719934657216,44.388892035931349,8921,33.7,5,8,2014-06-30 22:43:44.689-04,21.15,22.2,-1.29184,2.75006,2.83562,Clear,16,0,0,,2275,1732,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227719934657216,44.388892035931349,8922,33.7,5,8,2014-06-30 22:43:46.737-04,21.09,22.2,-1.38744,3.02422,2.95022,Clear,16,0,0,,2275,1733,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227779194712639,44.388911984860897,8923,35.1,5,8,2014-06-30 22:43:48.857-04,21.07,22.2,-1.40559,2.97609,2.95254,Clear,16,0,0,,2275,1734,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227811632677913,44.388922839425504,8924,35.7,5,8,2014-06-30 22:43:51.51-04,21.05,22.2,-1.41689,2.47039,2.61584,Clear,16,0,0,,2275,1735,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227857314050198,44.388935118913651,8925,36.3,5,8,2014-06-30 22:43:54.373-04,21.02,22.2,-1.47078,3.06427,2.92069,Clear,16,0,0,,2275,1736,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227888327091932,44.388941824436188,8926,36.8,5,8,2014-06-30 22:43:57.105-04,21.1,22.2,-1.49965,1.13984,1.11173,Clear,16,0,0,,2275,1737,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227941887453198,44.388956660404801,8927,37.7,5,8,2014-06-30 22:44:00.256-04,21.08,22.2,-1.48182,-3.0255,2.94855,Clear,16,0,0,,2275,1738,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227972565218806,44.388969442807138,8928,38.5,5,8,2014-06-30 22:44:03.529-04,21.09,22.2,-1.55971,2.81674,2.50636,Clear,16,0,0,,2275,1739,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228003326803446,44.388979710638523,8929,39.2,5,8,2014-06-30 22:44:05.672-04,21.09,22.2,-1.44434,-3.08332,3.01911,Clear,16,0,0,,2275,1740,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228033585473895,44.38898591324687,8930,39.8,5,8,2014-06-30 22:44:07.621-04,21.15,22.2,-1.51205,0.513549,0.340558,Clear,16,0,0,,2275,1741,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228064682334661,44.388997396454215,8931,40.3,5,8,2014-06-30 22:44:09.551-04,21.1,22.2,-1.44167,0.64423,0.616668,Clear,16,0,0,,2275,1742,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228111118078232,44.389010262675583,8932,41,5,8,2014-06-30 22:44:11.867-04,21.1,22.2,-1.4733,-0.890361,-1.50187,Clear,16,0,0,,2275,1743,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228140287101269,44.389021578244865,8933,41.5,5,8,2014-06-30 22:44:13.679-04,21.1,22.2,-1.51715,-2.76234,-3.02984,Clear,16,0,0,,2275,1744,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228170713409781,44.38903528265655,8934,42.1,5,8,2014-06-30 22:44:15.541-04,21.09,22.2,-1.47776,2.09907,2.0061,Clear,16,0,0,,2275,1745,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228219244629145,44.389062188565731,8935,42.7,5,8,2014-06-30 22:44:18.566-04,21.02,22.2,-1.24761,1.78837,2.30303,Clear,16,0,0,,2275,1746,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228246737271547,44.38907019328326,8936,43.2,5,8,2014-06-30 22:44:21.077-04,21.05,22.2,-1.41166,0.0428736,-0.360485,Clear,16,0,0,,2275,1747,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228292670100927,44.389078072272241,8937,43.7,5,8,2014-06-30 22:44:23.98-04,21.05,22.2,-1.51997,1.98982,2.08889,Clear,16,0,0,,2275,1748,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229428166523576,44.389724275097251,8938,60.9,5,9,2014-06-30 22:46:55.513-04,20.3,21.5,-1.53729,3.01556,2.55055,Clear,16,0,0,,2275,1749,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229793701320887,44.389782655052841,8939,48.7,5,9,2014-06-30 22:49:20.296-04,21.02,21.5,-1.49941,0.166135,1.27361,Clear,16,0,0,,2275,1750,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229793701320887,44.389782655052841,8940,48.7,5,9,2014-06-30 22:49:24.139-04,21.04,21.9,-1.48273,-2.01416,-0.724259,Clear,16,0,0,,2275,1751,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229793701320887,44.389782655052841,8941,48.7,5,9,2014-06-30 22:49:27.151-04,21.16,21.9,-1.54981,-1.37581,1.28575,Clear,16,0,0,,2275,1752,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229793701320887,44.389782655052841,8942,48.7,5,9,2014-06-30 22:49:33.088-04,21.16,21.9,-1.47682,2.95279,2.51371,Clear,16,0,0,,2275,1753,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229793701320887,44.389782655052841,8943,48.7,5,9,2014-06-30 22:49:35.21-04,21.2,21.9,-1.41402,-1.11883,-1.16662,Clear,16,0,0,,2275,1754,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227210147306323,44.385456587187946,8944,68.4,5,10,2014-06-30 22:52:03.461-04,21.1,21.5,-1.41804,-0.0805184,1.67122,Clear,16,0,0,,2275,1755,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227210147306323,44.385456587187946,8945,68.4,5,10,2014-06-30 22:52:08.047-04,21.15,21.5,-1.4974,-0.463257,1.26452,Clear,16,0,0,,2275,1756,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.227210147306323,44.385456587187946,8946,68.4,5,10,2014-06-30 22:52:11.36-04,21.14,21.5,-1.41679,-0.0805184,-0.0384928,Clear,16,0,0,,2275,1757,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8947,87.3,5,10,2014-06-30 22:54:54.493-04,21.21,21.5,-1.46373,2.62692,-2.14935,Clear,16,0,0,,2275,1758,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8948,87.3,5,10,2014-06-30 22:54:59.478-04,21.33,21.9,-1.45454,2.88752,-2.15232,Clear,16,0,0,,2275,1759,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8949,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:01.363-04,21.24,21.9,-1.5542,1.57469,-1.85469,Clear,16,0,0,,2275,1760,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8950,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:04.669-04,21.3,21.9,-1.37769,-2.99096,2.78575,Clear,16,0,0,,2275,1761,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8951,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:07.824-04,21.26,21.9,-1.4191,-1.54419,-1.64629,Clear,16,0,0,,2275,1762,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8952,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:10.586-04,21.26,21.9,-1.53925,1.69683,2.63746,Clear,16,0,0,,2275,1763,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8953,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:13.167-04,21.22,21.9,-1.40836,2.26875,-2.97158,Clear,16,0,0,,2275,1764,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8954,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:14.752-04,21.21,21.9,-1.44232,-2.90538,-1.55289,Clear,16,0,0,,2275,1765,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8955,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:16.462-04,21.21,21.9,-1.45936,-1.98606,-0.135826,Clear,16,0,0,,2275,1766,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8956,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:17.865-04,21.22,21.9,-1.44034,2.66404,-1.90214,Clear,16,0,0,,2275,1767,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8957,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:23.17-04,21.29,21.9,-1.54873,-1.19191,-1.25095,Clear,16,0,0,,2275,1768,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8958,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:25.412-04,21.28,21.9,-1.55629,-0.586793,-0.599181,Clear,16,0,0,,2275,1769,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229689178988338,44.384368364699185,8959,87.3,5,10,2014-06-30 22:55:28.919-04,21.27,21.9,-1.50485,-0.915275,-1.04491,Clear,16,0,0,,2275,1770,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231511656194925,44.382934849709272,8960,88.2,5,10,2014-06-30 22:57:14.875-04,21.25,21.5,-1.50917,0.133713,1.98365,Clear,16,0,0,,2275,1771,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231511656194925,44.382934849709272,8961,88.2,5,10,2014-06-30 22:57:20.713-04,21.28,21.5,-1.50983,-0.0655992,1.54808,Clear,16,0,0,,2275,1772,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231511656194925,44.382934849709272,8962,88.2,5,10,2014-06-30 22:57:24.263-04,21.24,21.5,-1.51505,1.72444,-3.00451,Clear,16,0,0,,2275,1773,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231511656194925,44.382934849709272,8963,88.2,5,10,2014-06-30 22:57:27.244-04,21.24,21.5,-1.45776,-0.694674,1.16731,Clear,16,0,0,,2275,1774,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231511656194925,44.382934849709272,8964,88.2,5,10,2014-06-30 22:57:29.713-04,21.26,21.5,-1.43892,0.410947,2.25101,Clear,16,0,0,,2275,1775,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231511656194925,44.382934849709272,8965,88.2,5,10,2014-06-30 22:57:32.831-04,21.31,21.9,-1.37881,1.0979,2.86382,Clear,16,0,0,,2275,1776,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231364721432328,44.382582977414131,8966,88.6,5,10,2014-06-30 22:57:35.882-04,21.26,21.9,-1.46284,-1.26148,0.629338,Clear,16,0,0,,2275,1777,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.064363682642579,44.344650213606656,4095,-15.6,5,10,2014-06-22 23:17:34.694-04,21.62,16.7,-1.49145,-2.35731,-0.84645,Clear,5,0,0,,2275,9278,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064363682642579,44.344650213606656,4096,-15.6,5,10,2014-06-22 23:17:39.966-04,21.62,16.7,-1.3851,-2.49425,-1.42738,Clear,5,0,0,,2275,9279,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064004434272647,44.344641831703484,4097,-13.8,5,10,2014-06-22 23:18:42.59-04,21.6,16.7,-1.5004,-2.11244,-1.79031,Clear,5,0,0,,2275,9280,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06399186141789,44.344647363759577,4098,-13.7,5,10,2014-06-22 23:18:46.185-04,21.6,16.7,-1.46088,-3.10647,-1.66767,Clear,5,0,0,,2275,9281,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063973253592849,44.344643424265087,4099,-13.7,5,10,2014-06-22 23:18:49.094-04,21.65,16.7,-1.53008,-1.10793,0.191492,Clear,5,0,0,,2275,9282,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063859511166811,44.344654069282115,4100,-14,5,10,2014-06-22 23:18:56.466-04,21.55,16.7,-1.48477,2.07819,-2.7519,Clear,5,0,0,,2275,9283,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063827576115727,44.344655075110495,4101,-14,5,10,2014-06-22 23:18:58.308-04,21.55,16.7,-1.37431,-2.65086,-1.56224,Clear,5,0,0,,2275,9284,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063775943592191,44.34467070735991,4102,-14.5,5,10,2014-06-22 23:19:02.191-04,21.65,16.7,-1.51092,-1.32674,-0.0257464,Clear,5,0,0,,2275,9285,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063682478219297,44.344739941880107,4103,-16.2,5,10,2014-06-22 23:19:59.077-04,21.57,16.7,-1.53662,2.78175,-1.62515,Clear,5,0,0,,2275,9286,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063517354724679,44.344746856950223,4104,-15.7,5,10,2014-06-22 23:20:03.542-04,21.6,16.7,-1.49646,2.17329,-2.55316,Clear,5,0,0,,2275,9287,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063285009342465,44.344727913849056,4105,-15.7,5,10,2014-06-22 23:20:08.694-04,21.62,16.7,-1.52197,-0.785398,1.24497,Clear,5,0,0,,2275,9288,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063264479860663,44.344726866111159,4106,-15.3,5,10,2014-06-22 23:20:11.498-04,21.62,16.7,-1.54479,2.60026,-1.80175,Clear,5,0,0,,2275,9289,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063240339979529,44.344725399278104,4107,-15.3,5,10,2014-06-22 23:20:13.574-04,21.59,16.7,-1.43987,-1.08264,1.19817,Clear,5,0,0,,2275,9290,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.063194239512086,44.344729045405984,4108,-15.4,5,10,2014-06-22 23:20:17.547-04,21.62,16.7,-1.50566,2.43287,-2.04833,Clear,5,0,0,,2275,9291,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062918438816638,44.344585379585624,4109,-15.2,5,10,2014-06-22 23:21:16.582-04,21.57,16.4,-1.526,1.99806,-2.77516,Clear,5,0,0,,2275,9292,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062644434993267,44.34457418974489,4110,-14.8,5,10,2014-06-22 23:21:21.527-04,21.59,16.4,-1.50946,1.6887,-2.94869,Clear,5,0,0,,2275,9293,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06222274020314,44.344567777588964,4111,-14.5,5,10,2014-06-22 23:21:25.248-04,21.62,16.4,-1.43843,1.47487,3.09382,Clear,5,0,0,,2275,9294,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062253622338176,44.344556420110166,4112,-11.7,5,10,2014-06-22 23:21:44.882-04,21.66,16.4,-1.55395,0.249587,-2.20463,Clear,5,0,0,,2275,9295,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062253622338176,44.344556420110166,4113,-11.7,5,10,2014-06-22 23:21:49.795-04,21.78,16.4,-1.51307,2.99876,0.50186,Clear,5,0,0,,2275,9296,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062253622338176,44.344556420110166,4114,-11.7,5,10,2014-06-22 23:21:52.371-04,21.78,16.4,-1.56172,1.11649,-1.55691,Clear,5,0,0,,2275,9297,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062253622338176,44.344556420110166,4115,-11.7,5,10,2014-06-22 23:21:56.093-04,21.68,16.4,-1.55343,-0.785398,2.84724,Clear,5,0,0,,2275,9298,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062253622338176,44.344556420110166,4116,-11.7,5,10,2014-06-22 23:21:58.822-04,21.68,16.4,-1.52647,-2.76297,0.87655,Clear,5,0,0,,2275,9299,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062253622338176,44.344556420110166,4117,-11.7,5,10,2014-06-22 23:22:01.474-04,21.67,16.4,-1.39279,2.30863,-1.15237,Clear,5,0,0,,2275,9300,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062170494491618,44.344530673488897,4118,-14.5,5,10,2014-06-22 23:22:08.212-04,21.66,16.4,-1.54615,-0.163031,1.4967,Clear,5,0,0,,2275,9301,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.062079194933176,44.344520545564592,4119,-12.2,5,10,2014-06-22 23:22:17.229-04,21.58,16.4,-1.49998,1.361,3.01013,Clear,5,0,0,,2275,9302,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061830755323172,44.344486724585295,4120,-13.5,5,10,2014-06-22 23:22:35.623-04,21.6,16.4,-1.45367,2.78247,-1.90503,Clear,5,0,0,,2275,9303,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061770908534527,44.344472642987967,4121,-12.5,5,10,2014-06-22 23:22:40.971-04,21.65,16.4,-1.4385,2.55346,-1.442,Clear,5,0,0,,2275,9304,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94

-68.061623135581613,44.344438025727868,4122,-13.4,5,10,2014-06-22 23:22:55.423-04,21.55,16.4,-1.37878,0.239679,2.14807,Clear,5,0,0,,2275,9305,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061539065092802,44.34441199991852,4123,-13.8,5,10,2014-06-22 23:23:00.621-04,21.57,16.4,-1.43286,-3.04704,-1.6818,Clear,5,0,0,,2275,9306,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06151308119297,44.34440097771585,4124,-14,5,10,2014-06-22 23:23:03.401-04,21.56,16.4,-1.44426,-2.46742,-1.01079,Clear,5,0,0,,2275,9307,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061221558600664,44.344273572787642,4125,-13.4,5,10,2014-06-22 23:24:03.126-04,21.67,16.1,-1.49141,2.98432,-1.42145,Clear,5,0,0,,2275,9308,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061204710975289,44.344274369068444,4126,-13.6,5,10,2014-06-22 23:24:41.361-04,21.67,16.1,-1.48248,2.90731,-0.763726,Clear,5,0,0,,2275,9309,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061188366264105,44.344268795102835,4127,-13.5,5,10,2014-06-22 23:24:44.842-04,21.66,16.1,-1.49523,-2.401,-0.650088,Clear,5,0,0,,2275,9310,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061152240261436,44.34425488114357,4128,-13.5,5,10,2014-06-22 23:24:48.904-04,21.66,16.1,-1.31916,2.14125,-2.58546,Clear,5,0,0,,2275,9311,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061152240261436,44.34425488114357,4129,-13.5,5,10,2014-06-22 23:24:50.362-04,21.68,16.1,-1.45187,2.43597,-2.25642,Clear,5,0,0,,2275,9312,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061086442321539,44.34423526749014 9,4130,-14,5,10,2014-06-22 23:24:53.208-04,21.68,16.1,-1.47166,2.91759,-1.8735,Clear,5,0,0,,2275,9313,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061059955507517,44.3442265503108 5,4131,-14.1,5,10,2014-06-22 23:24:54.86-04,21.6,16.1,-1.49404,2.92228,-1.84788,Clear,5,0,0,,2275,9314,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060935232788324,44.344185353256762,4132,-15.1,5,10,2014-06-22 23:25:05.014-04,21.61,16.1,-1.43742,1.19083,3.0034,Clear,5,0,0,,2275,9315,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060877146199346,44.34416058473289,4133,-15.1,5,9,2014-06-22 23:25:09.734-04,21.64,16.1,-1.43676,-0.620144,1.66543,Clear,5,0,0,,2275,9316,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060831548646092,44.344139210879803,4134,-14.8,5,9,2014-06-22 23:25:14.026-04,21.61,16.1,-1.44094,-0.655608,1.51514,Clear,5,0,0,,2275,9317,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060780167579651,44.344120644964278,4135,-14.7,5,9,2014-06-22 23:25:19.273-04,21.6,16.1,-1.51372,2.31627,-2.37212,Clear,5,0,0,,2275,9318,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060713279992342,44.34409168548882,4136,-14.9,5,10,2014-06-22 23:25:40.623-04,21.65,16.1,-1.50169,-2.784,-0.932934,Clear,5,0,0,,2275,9319,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060713279992342,44.34409168548882,4137,-14.9,5,10,2014-06-22 23:25:43.687-04,21.64,16.1,-1.4631,1.45206,-3.03674,Clear,5,0,0,,2275,9320,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060635579749942,44.34404973406344 7,4138,-15.4,5,9,2014-06-22 23:25:50.264-04,21.64,16.1,-1.4998,2.78815,-1.72919,Clear,5,0,0,,2275,9321,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06057246401906,44.344009417109191,4139,-15.9,5,10,2014-06-22 23:25:57.026-04,21.66,16.1,-1.40886,1.92402,-2.49345,Clear,5,0,0,,2275,9322,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060499625280499,44.343953719362617,4140,-15.7,5,9,2014-06-22 23:26:04.418-04,21.66,16.1,-1.51563,2.3037,-1.99273,Clear,5,0,0,,2275,9323,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060471881181002,44.343932806514204,4141,-15.7,5,10,2014-06-22 23:26:12.495-04,21.64,16.1,-1.42534,1.4507,-2.76845,Clear,5,0,0,,2275,9324,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.0604287981987,44.343903134576976,4142,-15.7,5,10,2014-06-22 23:26:21.541-04,21.69,16.1,-1.52743,0.85404,-0.99817,Clear,5,0,0,,2275,9325,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06034623645246,44.34383561834693,4143,-15.2,5,10,2014-06-22 23:26:36.901-04,21.67,15.7,-1.50888,0.928753,3.04702,Clear,5,0,0,,2275,9326,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060304159298539,44.343798528425395,4144,-14.8,5,10,2014-06-22 23:26:50.798-04,21.68,15.7,-1.54498,0.899484,-2.10066,Clear,5,0,0,,2275,9327,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060250598937273,44.343752930872142,4145,-14.9,5,10,2014-06-22 23:27:05.382-04,21.62,15.7,-1.51476,2.09927,-3.05875,Clear,5,0,0,,2275,9328,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060224866494536,44.343735915608704,4146,-15.7,5,10,2014-06-22 23:27:14.98-04,21.64,15.7,-1.51084,2.40371,-2.67263,Clear,5,0,0,,2275,9329,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060224866494536,44.343735915608704,4147,-15.7,5,10,2014-06-22 23:27:25.457-04,21.65,15.7,-1.5219,0.728474,-0.315471,Clear,5,0,0,,2275,9330,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060219753533602,44.343722043558955,4148,-15.5,5,10,2014-06-22 23:27:29.56-04,21.66,15.7,-1.54324,0.407589,2.82543,Clear,5,0,0,,2275,9331,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060208773240447,44.343692162074149,4149,-15.5,5,10,2014-06-22 23:27:33.138-04,21.69,15.7,-1.52041,1.99806,-2.10049,Clear,5,0,0,,2275,9332,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060201313346624,44.343677368015051,4150,-15.5,5,9,2014-06-22 23:27:34.796-04,21.69,15.7,-1.50294,2.85494,-1.30994,Clear,5,0,0,,2275,9333,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060172144323587,44.3436328601092 1,4151,-14.8,5,10,2014-06-22 23:27:44.299-04,21.71,15.7,-1.5077,2.88028,-0.886184,Clear,5,0,0,,2275,9334,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060172144323587,44.3436328601092 1,4152,-14.8,5,10,2014-06-22 23:27:48.003-04,21.71,15.7,-1.51355,2.06517,-1.87643,Clear,5,0,0,,2275,9335,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060168288648129,44.343622215092182,4153,-14.4,5,10,2014-06-22 23:27:49.348-04,21.63,15.7,-1.54308,-1.05237,1.54977,Clear,5,0,0,,2275,9336,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060134593397379,44.343578419648111,4154,-14,5,10,2014-06-22 23:27:55.329-04,21.69,15.7,-1.54121,3.01556,-0.700693,Clear,5,0,0,,2275,9337,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060125540941954,44.343564338050783,4155,-14,5,10,2014-06-22 23:27:57.821-04,21.69,15.7,-1.53322,0.24728,3.04327,Clear,5,0,0,,2275,9338,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06009997613728,44.343516393564641,4156,-13.3,5,10,2014-06-22 23:28:04.298-04,21.7,15.7,-1.51384,0.612509,-2.82625,Clear,5,0,0,,2275,9339,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060074998065829,44.34346916154027,4157,-13.6,5,10,2014-06-22 23:28:10.451-04,21.8,15.7,-1.51092,0.834466,-2.74905,Clear,5,0,0,,2275,9340,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060048511251807,44.343415140174329,4158,-14.3,5,10,2014-06-22 23:28:15.492-04,21.85,15.7,-1.38771,2.86305,-2.21472,Clear,5,0,0,,2275,9341,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060034094378352,44.34337264392525,4159,-14.5,5,10,2014-06-22 23:28:20.398-04,21.65,15.7,-1.5299,3.04053,-0.0279733,Clear,5,0,0,,2275,9342,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060027305036783,44.343339870683849,4160,-14.1,5,10,2014-06-22 23:28:24.82-04,21.65,15.7,-1.46571,1.48479,-2.05569,Clear,5,0,0,,2275,9343,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060021940618753,44.343321891501546,4161,-13.7,5,10,2014-06-22 23:28:26.492-04,21.71,15.7,-1.42218,-3.03141,0.912891,Clear,5,0,0,,2275,9344,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06001003831625,44.343280903995037,4162,-13.4,5,10,2014-06-22 23:28:30.326-04,21.64,15.7,-1.50566,-2.47686,1.26268,Clear,5,0,0,,2275,9345,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060004254803061,44.343242263421416,4163,-13.6,5,10,2014-06-22 23:28:34.765-04,21.7,15.7,-1.54989,-1.37581,3.06074,Clear,5,0,0,,2275,9346,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060004254803061,44.343242263421416,4164,-13.6,5,10,2014-06-22 23:28:36.32-04,21.7,15.7,-1.53834,2.09066,0.27973,Clear,5,0,0,,2275,9347,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060004254803061,44.343242263421416,4165,-13.6,5,10,2014-06-22 23:28:37.629-04,21.7,15.7,-1.56153,-2.68729,1.83756,Clear,5,0,0,,2275,9348,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059998052194715,44.343233923427761,4166,-13.8,5,10,2014-06-22 23:28:40.839-04,21.65,15.7,-1.50414,0.877467,-1.83368,Clear,5,0,0,,2275,9349,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059983216226101,44.343177890405059,4167,-14.6,5,10,2014-06-22 23:28:50.134-04,21.65,15.4,-1.52601,-0.463021,-2.59641,Clear,5,0,0,,2275,9350,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059982042759657,44.343158863484859,4168,-14.8,5,9,2014-06-22 23:28:55.324-04,21.72,15.7,-1.50335,0.830205,-2.25151,Clear,5,0,0,,2275,9351,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059981456026435,44.343138830736279,4169,-14.9,5,9,2014-06-22 23:28:57.125-04,21.72,15.7,-1.49648,0.621517,-2.64766,Clear,5,0,0,,2275,9352,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059974079951644,44.343103836290538,4170,-15.1,5,10,2014-06-22 23:29:00.232-04,21.68,15.7,-1.54688,-1.7152,1.55917,Clear,5,0,0,,2275,9353,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059969134628773,44.343086024746299,4171,-15.2,5,10,2014-06-22 23:29:03.26-04,21.68,15.7,-1.45013,0.567557,-2.76057,Clear,5,0,0,,2275,9354,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059963267296553,44.343049312010407,4172,-15.3,5,10,2014-06-22 23:29:05.85-04,21.69,15.7,-1.44776,0.57869,-2.60797,Clear,5,0,0,,2275,9355,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05996167473495,44.343012473545969,4173,-15.2,5,10,2014-06-22 23:29:09.99-04,21.66,15.7,-1.47999,0.371939,-2.69095,Clear,5,0,0,,2275,9356,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059960752725601,44.342973120510578,4174,-15,5,10,2014-06-22 23:29:16.066-04,21.69,15.4,-1.42594,2.22658,-1.30323,Clear,5,0,0,,2275,9357,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059962596744299,44.342934563755989,4175,-14.9,5,10,2014-06-22 23:29:36.219-04,21.67,15.7,-1.45656,2.30628,1.09403,Clear,5,0,0,,2275,9358,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059967122972012,44.34290824458003,4176,-14.6,5,8,2014-06-22 23:29:45.822-04,21.67,15.4,-1.49359,2.87486,0.0522157,Clear,5,0,0,,2275,9359,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059970391914248,44.342888337559998,4177,-14.6,5,10,2014-06-22 23:29:47.977-04,21.67,15.4,-1.49902,-2.82073,1.37215,Clear,5,0,0,,2275,9360,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059970391914248,44.342888337559998,4178,-14.6,5,10,2014-06-22 23:29:49.229-04,21.67,15.4,-1.54509,1.77059,-1.06563,Clear,5,0,0,,2275,9361,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059973493218422,44.342866712249815,4179,-14.7,5,10,2014-06-22 23:29:50.445-04,21.66,15.4,-1.48217,1.20771,-2.00131,Clear,5,0,0,,2275,9362,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059978103265166,44.342823754996061,4180,-14.9,5,10,2014-06-22 23:29:55.461-04,21.72,15.4,-1.5355,-1.3272,2.38093,Clear,5,0,0,,2275,9363,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059980198740959,44.342804099433124,4181,-15,5,10,2014-06-22 23:29:57.304-04,21.72,15.4,-1.49015,1.73665,-1.75005,Clear,5,0,0,,2275,9364,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059980366379023,44.342785743065178,4182,-15,5,10,2014-06-22 23:29:58.634-04,21.72,15.4,-1.45333,3.01284,-0.461108,Clear,5,0,0,,2275,9365,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059984808787704,44.342715251259506,4183,-14.8,5,10,2014-06-22 23:30:05.803-04,21.67,15.4,-1.4256,2.72895,1.29012,Clear,5,0,0,,2275,9366,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059992855414748,44.342687465250492,4184,-14.9,5,10,2014-06-22 23:30:11.375-04,21.65,15.4,-1.4648,2.7741,0.325295,Clear,5,0,0,,2275,9367,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059991765767336,44.342646645382047,4185,-15.1,5,10,2014-06-22 23:30:16.503-04,21.71,15.4,-1.53008,2.49778,-0.509391,Clear,5,0,0,,2275,9368,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05998950265348,44.342623930424452,4186,-15.1,5,10,2014-06-22 23:30:17.888-04,21.71,15.4,-1.49337,2.45917,-0.922965,Clear,5,0,0,,2275,9369,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059978103265166,44.342553145252168,4187,-15.2,5,10,2014-06-22 23:30:25.616-04,21.71,15.4,-1.53074,-2.55559,0.884347,Clear,5,0,0,,2275,9370,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059978103265166,44.342553145252168,4188,-15.2,5,10,2014-06-22 23:30:26.975-04,21.71,15.4,-1.53419,-1.93192,1.28792,Clear,5,0,0,,2275,9371,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05996997281909,44.342515426687896,4189,-15,5,10,2014-06-22 23:30:29.921-04,21.61,15.4,-1.49205,-1.40635,2.06417,Clear,5,0,0,,2275,9372,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059957483783364,44.342460567131639,4190,-14.6,5,10,2014-06-22 23:30:40.086-04,21.66,15.4,-1.56175,-2.68729,2.8305,Clear,5,0,0,,2275,9373,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059949185699224,44.342433703131974,4191,-14.5,5,10,2014-06-22 23:30:44.935-04,21.68,15.4,-1.52655,2.23208,-1.59885,Clear,5,0,0,,2275,9374,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05993870832026,44.342416939325631,4192,-14.5,5,10,2014-06-22 23:30:47.18-04,21.68,15.4,-1.54561,-2.03757,0.86171,Clear,5,0,0,,2275,9375,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059901157394052,44.342375239357352,4193,-14.7,5,10,2014-06-22 23:30:54.304-04,21.65,15.4,-1.49696,2.55335,-2.35722,Clear,5,0,0,,2275,9376,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059894703328609,44.342337856069207,4194,-14.5,5,10,2014-06-22 23:31:04.98-04,21.71,15.4,-1.5319,-1.2131,1.74598,Clear,5,0,0,,2275,9377,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05988690815866,44.342306004837155,4195,-14.5,5,10,2014-06-22 23:31:05.937-04,21.71,15.4,-1.48539,0.180666,2.84904,Clear,5,0,0,,2275,9378,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05988690815866,44.342306004837155,4196,-14.5,5,10,2014-06-22 23:31:07.085-04,21.71,15.4,-1.35023,0.000325627,2.86191,Clear,5,0,0,,2275,9379,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059853632003069,44.342240542173386,4197,-14.2,5,10,2014-06-22 23:31:18.32-04,21.65,15.4,-1.4695,-2.46771,2.23307,Clear,5,0,0,,2275,9380,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059833431616426,44.342206092551351,4198,-13.8,5,10,2014-06-22 23:31:23.775-04,21.64,15.4,-1.53998,3.13964,-0.579043,Clear,5,0,0,,2275,9381,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059817003086209,44.342178767547011,4199,-13.6,5,9,2014-06-22 23:31:28.51-04,21.65,15.4,-1.49933,-1.87485,1.17046,Clear,5,0,0,,2275,9382,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059796215966344,44.342125374823809,4200,-14,5,9,2014-06-22 23:31:38.244-04,21.68,15.4,-1.54905,1.377,-2.50062,Clear,5,0,0,,2275,9383,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8967,88.5,5,10,2014-06-30 22:57:38.938-04,21.26,21.9,-1.37155,0.100094,2.16067,Clear,16,0,0,,2275,1778,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8968,88.5,5,10,2014-06-30 22:57:42.568-04,21.23,21.9,-1.40158,0.588604,2.44748,Clear,16,0,0,,2275,1779,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8969,88.5,5,10,2014-06-30 22:57:46.838-04,21.3,21.9,-1.44641,0.255985,2.09924,Clear,16,0,0,,2275,1780,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8970,88.5,5,10,2014-06-30 22:57:49.567-04,21.3,21.9,-1.41911,0.532266,2.60392,Clear,16,0,0,,2275,1781,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8971,88.5,5,10,2014-06-30 22:57:51.208-04,21.3,21.9,-1.36518,0.733225,2.71258,Clear,16,0,0,,2275,1782,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8972,88.5,5,10,2014-06-30 22:57:53.265-04,21.29,21.9,-1.37753,-0.271903,1.98528,Clear,16,0,0,,2275,1783,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8973,88.5,5,10,2014-06-30 22:57:55.42-04,21.29,21.9,-1.44405,0.237481,2.20131,Clear,16,0,0,,2275,1784,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8974,88.5,5,10,2014-06-30 22:58:03.918-04,21.3,21.9,-1.42359,0.153101,1.81974,Clear,16,0,0,,2275,1785,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8975,88.5,5,10,2014-06-30 22:58:07.353-04,21.25,21.9,-1.45293,0.740684,2.44586,Clear,16,0,0,,2275,1786,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231336558237672,44.38255665823817 3,8976,88.5,5,10,2014-06-30 22:58:10.096-04,21.25,21.9,-1.37037,0.0679746,2.33782,Clear,16,0,0,,2275,1787,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231011340394616,44.382281228899956,8977,85.4,5,10,2014-06-30 22:58:12.48-04,21.22,21.9,-1.5181,-0.151654,2.25541,Clear,16,0,0,,2275,1788,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231003293767571,44.382260609418154,8978,84.9,5,10,2014-06-30 22:58:13.994-04,21.22,21.9,-1.53301,-0.876315,3.02933,Clear,16,0,0,,2275,1789,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231003293767571,44.382260609418154,8979,84.9,5,10,2014-06-30 22:58:15.198-04,21.37,21.9,-1.41442,-0.371866,2.95389,Clear,16,0,0,,2275,1790,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231003377586603,44.382249042391777,8980,84.6,5,10,2014-06-30 22:58:17.149-04,21.37,21.9,-1.52323,1.10871,-2.61775,Clear,16,0,0,,2275,1791,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231003377586603,44.382249042391777,8981,84.6,5,10,2014-06-30 22:58:19.501-04,21.32,21.9,-1.42471,-0.063957,2.98889,Clear,16,0,0,,2275,1792,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231003377586603,44.382249042391777,8982,84.6,5,10,2014-06-30 22:58:22.411-04,21.37,21.9,-1.4252,0.192548,2.39793,Clear,16,0,0,,2275,1793,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231003377586603,44.382249042391777,8983,84.6,5,10,2014-06-30 22:58:23.864-04,21.37,21.9,-1.4028,0.804853,2.62787,Clear,16,0,0,,2275,1794,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.283260772004724,44.381753378547728,8984,35.8,15,6,2014-06-30 23:04:14.685-04,21.46,21.9,-1.52075,-0.927504,-1.19201,Clear,16,0,0,,2275,1959,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.283438803628087,44.381870850920677,8985,38.2,10,10,2014-06-30 23:04:26.889-04,21.53,22.2,-1.40115,0.300116,0.219174,Clear,16,0,0,,2275,1960,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.283770643174648,44.3819882813841 1,8986,32.9,5,9,2014-06-30 23:04:48.678-04,21.53,22.2,-1.51127,-0.140958,-0.37743,Clear,16,0,0,,2275,1961,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.283770643174648,44.3819882813841 1,8987,32.9,5,9,2014-06-30 23:04:50.58-04,21.53,22.2,-1.54036,-1.68336,-1.9617,Clear,16,0,0,,2275,1962,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.284728862345219,44.382439185865223,8988,34.6,5,10,2014-06-30 23:05:55.09-04,21.55,22.5,-1.45486,2.99923,0.248389,Clear,16,0,0,,2275,1963,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.284728862345219,44.382439185865223,8989,34.6,5,10,2014-06-30 23:05:56.725-04,21.55,22.5,-1.48542,2.159,1.04545,Clear,16,0,0,,2275,1964,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.284928016364574,44.382533021271229,8990,36,5,10,2014-06-30 23:06:12.395-04,21.98,22.2,-1.56237,2.67485,1.55008,Clear,16,0,0,,2275,1965,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28497570939362,44.382550120353699,8991,36.1,5,10,2014-06-30 23:06:15.309-04,21.5,22.2,-1.38453,-0.70616,-2.90285,Clear,16,0,0,,2275,1966,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.285169834271073,44.382677651010454,8992,35.5,5,10,2014-06-30 23:06:29.838-04,21.58,22.5,-1.30473,0.221906,-0.583844,Clear,16,0,0,,2275,1967,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.285575015470386,44.382923785597086,8993,36.6,5,9,2014-06-30 23:06:57.759-04,21.53,22.2,-1.48583,-0.404532,-0.916078,Clear,16,0,0,,2275,1968,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28572672791779,44.382965066470206,8994,40.2,10,8,2014-06-30 23:07:45.588-04,21.21,22.2,-1.4427,-0.291122,0.826947,Clear,16,0,0,,2275,1969,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28572672791779,44.382965066470206,8995,40.2,10,8,2014-06-30 23:07:46.628-04,21.43,22.2,-1.45721,-0.366851,0.695847,Clear,16,0,0,,2275,1970,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.287776606157422,44.386399383656681,8996,50,5,9,2014-06-30 23:09:10.144-04,21.07,22.2,-1.5255,3.14017,0.138914,Clear,16,0,0,,2275,1971,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.287776606157422,44.386399383656681,8997,50,5,9,2014-06-30 23:09:11.596-04,21.45,22.2,-1.52348,-2.87702,0.590972,Clear,16,0,0,,2275,1972,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.287776606157422,44.386399383656681,8998,50,5,9,2014-06-30 23:09:13.027-04,21.45,22.2,-1.5317,2.8188,-0.0731027,Clear,16,0,0,,2275,1973,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.287776606157422,44.386399383656681,8999,50,5,9,2014-06-30 23:09:14.806-04,21.55,22.2,-1.55371,-2.9012,0.611148,Clear,16,0,0,,2275,1974,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.287776606157422,44.386399383656681,9000,50,5,9,2014-06-30 23:09:26.555-04,21.55,22.2,-1.46311,2.27536,2.23533,Clear,16,0,0,,2275,1975,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.287776606157422,44.386399383656681,9001,50,5,9,2014-06-30 23:09:31.269-04,21.52,22.2,-1.3995,0.000434216,-0.178153,Clear,16,0,0,,2275,1976,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.287776606157422,44.386399383656681,9002,50,5,9,2014-06-30 23:09:33.724-04,21.55,22.2,-1.38297,0.954178,1.03325,Clear,16,0,0,,2275,1977,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.287776606157422,44.386399383656681,9003,50,5,9,2014-06-30 23:09:43.962-04,21.55,22.2,-1.53639,0.144402,-0.174804,Clear,16,0,0,,2275,1978,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.287776606157422,44.386399383656681,9004,50,5,9,2014-06-30 23:09:47.067-04,21.56,22.2,-1.47907,-1.92478,-2.22731,Clear,16,0,0,,2275,1979,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.288166783750057,44.38663340639323,9005,55.2,5,11,2014-06-30 23:09:48.783-04,21.56,22.2,-1.40193,-0.623109,-1.4668,Clear,16,0,0,,2275,1980,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.288184469565749,44.386652978137136,9006,55.7,5,11,2014-06-30 23:09:50.76-04,21.46,22.2,-1.46798,0.0390661,0.730649,Clear,16,0,0,,2275,1981,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.288303576409817,44.386680680327117,9007,52.9,10,8,2014-06-30 23:10:52.297-04,21.52,22.2,-1.50892,-1.01948,2.12518,Clear,16,0,0,,2275,1982,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.288303576409817,44.386680680327117,9008,52.9,10,8,2014-06-30 23:10:55.707-04,21.52,22.2,-1.55611,-0.586793,2.48487,Clear,16,0,0,,2275,1983,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.289623139426112,44.387385682202876,9009,54.8,10,8,2014-06-30 23:11:39.353-04,21.49,22.2,-1.5258,-1.95319,-2.24162,Clear,16,0,0,,2275,1984,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.289623139426112,44.387385682202876,9010,54.8,10,8,2014-06-30 23:11:43.41-04,21.52,22.2,-1.50617,-0.876186,-1.2026,Clear,16,0,0,,2275,1985,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.290285477414727,44.387759976089001,9011,51.3,5,11,2014-06-30 23:12:17.222-04,21.5,22.5,-1.56172,-0.460493,-1.3046,Clear,16,0,0,,2275,1986,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.187905229999998,44.34955163,2529,8,3,11,2014-06-20 00:00:14.325-04,21.66,14.8,-1.51143,-2.06622,0.156826,Clear,2,0,0,,2237,1035,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.290285477414727,44.387759976089001,9012,51.3,5,11,2014-06-30 23:12:22.731-04,21.52,22.2,-1.56502,-2.37182,-3.12482,Clear,16,0,0,,2275,1987,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.290285477414727,44.387759976089001,9013,51.3,5,11,2014-06-30 23:12:26.924-04,21.49,22.5,-1.50559,2.6775,-2.77322,Clear,16,0,0,,2275,1988,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.290285477414727,44.387759976089001,9014,51.3,5,11,2014-06-30 23:12:31.792-04,21.43,22.5,-1.5216,-0.425984,0.423675,Clear,16,0,0,,2275,1989,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.290921747684479,44.388142358511686,9015,50.5,5,10,2014-06-30 23:13:13.569-04,21.48,22.5,-1.48349,-0.18764,-0.490671,Clear,16,0,0,,2275,1990,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.290921747684479,44.388142358511686,9016,50.5,5,10,2014-06-30 23:13:18.716-04,21.48,22.5,-1.49243,-0.748335,0.317112,Clear,16,0,0,,2275,1991,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.290921747684479,44.388142358511686,9017,50.5,5,10,2014-06-30 23:13:22.644-04,21.42,22.5,-1.56477,2.35619,-1.94878,Clear,16,0,0,,2275,1992,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.291532956063747,44.38944226596504 4,9018,49.9,10,10,2014-06-30 23:14:02.278-04,21.52,22.5,-1.52735,-0.852105,-0.831705,Clear,16,0,0,,2275,1993,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.291532956063747,44.38944226596504 4,9019,49.9,10,10,2014-06-30 23:14:06.408-04,21.49,22.5,-1.4837,-0.233206,2.53658,Clear,16,0,0,,2275,1994,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.291532956063747,44.38944226596504 4,9020,49.9,10,10,2014-06-30 23:14:09.446-04,21.51,22.5,-1.51699,0.568384,2.1996,Clear,16,0,0,,2275,1995,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.291961271315813,44.389919070526958,9021,55.7,10,10,2014-06-30 23:14:46.567-04,21.4,22.5,-1.47589,-0.755076,-0.129454,Clear,16,0,0,,2275,1996,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.291961271315813,44.389919070526958,9022,55.7,10,10,2014-06-30 23:14:48.404-04,21.49,22.5,-1.52138,-0.726534,-0.0670675,Clear,16,0,0,,2275,1997,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292499305680394,44.39153128769248 7,9023,56.6,10,6,2014-06-30 23:15:41.857-04,21.42,22.5,-1.52418,-0.265289,0.614464,Clear,16,0,0,,2275,1998,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292499305680394,44.39153128769248 7,9024,56.6,10,6,2014-06-30 23:15:43.452-04,21.47,22.5,-1.53588,-1.2131,-0.368093,Clear,16,0,0,,2275,1999,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292499305680394,44.39153128769248 7,9025,56.6,10,6,2014-06-30 23:15:47.148-04,21.49,22.5,-1.4924,0.20845,-0.913538,Clear,16,0,0,,2275,2000,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292499305680394,44.39153128769248 7,9026,56.6,10,6,2014-06-30 23:15:53.966-04,21.52,22.5,-1.44477,-0.578928,-2.23421,Clear,16,0,0,,2275,2001,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292684126645327,44.393949047662318,9027,63.7,10,6,2014-06-30 23:16:53.546-04,21.43,22.5,-1.55371,1.3304,1.92358,Clear,16,0,0,,2275,2002,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292684126645327,44.393949047662318,9028,63.7,10,6,2014-06-30 23:16:57.257-04,21.48,22.5,-1.53744,1.4486,-2.80206,Clear,16,0,0,,2275,2003,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.293371694162488,44.398114602081478,9029,53.5,10,8,2014-06-30 23:18:19.127-04,21.24,22.8,-1.35454,-0.0573461,1.53096,Clear,16,0,0,,2275,2004,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.293371694162488,44.398114602081478,9030,53.5,10,8,2014-06-30 23:18:21.78-04,21.27,22.8,-1.37858,0.151398,1.72617,Clear,16,0,0,,2275,2005,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.293371694162488,44.398114602081478,9031,53.5,10,8,2014-06-30 23:18:55.43-04,21.4,22.8,-1.51651,1.00572,2.10009,Clear,16,0,0,,2275,2006,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.293371694162488,44.398114602081478,9032,53.5,10,8,2014-06-30 23:18:59.984-04,21.39,22.8,-1.53717,-0.518423,-1.39077,Clear,16,0,0,,2275,2007,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.293371694162488,44.398114602081478,9033,53.5,10,8,2014-06-30 23:19:03.842-04,21.52,22.8,-1.51341,-0.0702752,2.39062,Clear,16,0,0,,2275,2008,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.293371694162488,44.398114602081478,9034,53.5,10,8,2014-06-30 23:19:07.943-04,21.42,22.8,-1.43787,-0.518966,1.08302,Clear,16,0,0,,2275,2009,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29510448500514,44.399684071540833,9035,41.5,10,7,2014-06-30 23:20:24.859-04,21.49,22.8,-1.42656,-0.258455,-2.77226,Clear,16,0,0,,2275,2010,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29510448500514,44.399684071540833,9036,41.5,10,7,2014-06-30 23:20:31.028-04,21.43,22.8,-1.50607,0.966626,2.14726,Clear,16,0,0,,2275,2011,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.298582891002297,44.401858421042562,9037,43.8,15,5,2014-06-30 23:21:38.697-04,21.43,22.8,-1.4839,-0.336222,0.492716,Clear,16,0,0,,2275,2012,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.298582891002297,44.401858421042562,9038,43.8,15,5,2014-06-30 23:21:43.491-04,21.47,22.8,-1.51658,-0.151654,-2.6126,Clear,16,0,0,,2275,2013,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.299884097650647,44.40543011762201 8,9039,29,10,7,2014-06-30 23:23:03.089-04,21.41,23.2,-1.54486,-1.25061,-0.111619,Clear,16,0,0,,2275,2014,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.299884097650647,44.40543011762201 8,9040,29,10,7,2014-06-30 23:23:05.197-04,21.38,23.2,-1.55813,-0.318606,0.856215,Clear,16,0,0,,2275,2015,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.299884097650647,44.40543011762201 8,9041,29,10,7,2014-06-30 23:23:08.454-04,21.43,23.2,-1.33954,-0.660995,-3.06438,Clear,16,0,0,,2275,2016,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.299884097650647,44.40543011762201 8,9042,29,10,7,2014-06-30 23:23:13.468-04,21.45,23.2,-1.3655,0.214456,1.01266,Clear,16,0,0,,2275,2017,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.299981746822596,44.406589334830642,9043,26.9,10,6,2014-06-30 23:23:58.311-04,21.14,23.2,-1.31037,-0.244795,1.27945,Clear,16,0,0,,2275,2018,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.299981746822596,44.406589334830642,9044,26.9,10,6,2014-06-30 23:24:01.715-04,21.22,23.2,-1.34634,-0.204418,1.37346,Clear,16,0,0,,2275,2019,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.299981746822596,44.406589334830642,9045,26.9,10,6,2014-06-30 23:24:04.734-04,21.3,23.2,-1.36053,-0.296862,1.25689,Clear,16,0,0,,2275,2020,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29916115850210 2,44.409108641557395,9046,11.7,10,9,2014-06-30 23:25:00.201-04,21.43,23.2,-1.49233,-0.896183,-1.36875,Clear,16,0,0,,2275,2021,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29916115850210 2,44.409108641557395,9047,11.7,10,9,2014-06-30 23:25:03.901-04,21.46,23.2,-1.47867,-0.363576,1.2424,Clear,16,0,0,,2275,2022,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.298502089455724,44.41011053044349,9048,9.10001,10,8,2014-06-30 23:25:47.455-04,21.43,23.2,-1.39202,-0.206049,0.410491,Clear,16,0,0,,2275,2023,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.185715040000005,44.34368706,2567,-6,6,0,2014-06-20 00:06:57.269-04,21.71,15.7,-1.52389,2.72941,-1.2492,Clear,2,0,0,,2237,7999,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.059751624241471,44.342080322094262,4201,-13.4,5,10,2014-06-22 23:31:42.905-04,21.63,15.4,-1.43636,-0.191711,2.48474,Clear,5,0,0,,2275,9384,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.298502089455724,44.41011053044349,9049,9.10001,10,8,2014-06-30 23:25:53.406-04,21.4,23.2,-1.46407,0.410947,2.27322,Clear,16,0,0,,2275,2024,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.298502089455724,44.41011053044349,9050,9.10001,10,8,2014-06-30 23:25:55.988-04,21.4,23.2,-1.38713,-0.422675,-1.31623,Clear,16,0,0,,2275,2025,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.297837069258094,44.411006094887853,9051,2.60001,10,8,2014-06-30 23:26:37.264-04,21.4,23.2,-1.49843,-0.540113,0.213842,Clear,16,0,0,,2275,2026,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.297837069258094,44.411006094887853,9052,2.60001,10,8,2014-06-30 23:26:41.382-04,21.41,23.2,-1.53799,-0.518423,1.25828,Clear,16,0,0,,2275,2027,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.297837069258094,44.411006094887853,9053,2.60001,10,8,2014-06-30 23:26:44.68-04,21.37,23.2,-1.511,0.279627,-3.09276,Clear,16,0,0,,2275,2028,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.297837069258094,44.411006094887853,9054,2.60001,10,8,2014-06-30 23:26:49.191-04,21.5,23.2,-1.51191,1.13984,1.06727,Clear,16,0,0,,2275,2029,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.297837069258094,44.411006094887853,9055,2.60001,10,8,2014-06-30 23:26:53.263-04,21.44,23.2,-1.40754,-0.313362,0.631484,Clear,16,0,0,,2275,2030,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.293233057484031,44.414261123165488,9056,-27.9,10,7,2014-06-30 23:29:18.621-04,21.52,22.5,-1.51782,0.396364,-3.09863,Clear,16,0,0,,2275,630,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.293238673359156,44.414276881143451,9057,-29,10,8,2014-06-30 23:29:20.46-04,21.52,22.5,-1.51152,-0.277562,2.59402,Clear,16,0,0,,2275,631,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.295172462239861,44.415339664556086,9058,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:02.149-04,21.39,22.8,-1.42012,1.29721,1.96057,Clear,16,0,0,,2275,632,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.295172462239861,44.415339664556086,9059,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:03.262-04,21.41,22.8,-1.46442,0.55936,1.07137,Clear,16,0,0,,2275,633,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.295172462239861,44.415339664556086,9060,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:08.663-04,21.42,22.8,-1.44321,0.759222,1.32895,Clear,16,0,0,,2275,634,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.295172462239861,44.415339664556086,9061,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:11.181-04,21.43,23.2,-1.52282,-0.660802,-0.223937,Clear,16,0,0,,2275,635,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.295172462239861,44.415339664556086,9062,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:13.945-04,21.43,23.2,-1.50136,-0.785398,-0.348992,Clear,16,0,0,,2275,636,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.295172462239861,44.415339664556086,9063,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:17.171-04,21.43,23.2,-1.44271,-0.990924,-0.702197,Clear,16,0,0,,2275,637,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,

-68.29517246223986l,44.415339664556086,9064,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:19.061-04,21.37,23.2,-1.34379,-0.375147,0.208202,Clear,16,0,0,,2275,638,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9065,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:21.071-04,21.37,23.2,-1.31966,0.000269469,0.887373,Clear,16,0,0,,2275,639,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9066,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:24.669-04,21.38,22.8,-1.43837,1.40067,2.07597,Clear,16,0,0,,2275,640,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9067,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:27.158-04,21.39,22.8,-1.51895,-2.29927,-2.12069,Clear,16,0,0,,2275,641,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9068,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:30.52-04,21.43,23.2,-1.49031,1.28027,-2.57924,Clear,16,0,0,,2275,642,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9069,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:32.562-04,21.43,23.2,-1.50765,1.63833,-2.02425,Clear,16,0,0,,2275,643,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9070,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:34.249-04,21.43,23.2,-1.3974,1.33872,-2.44586,Clear,16,0,0,,2275,644,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9071,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:40.074-04,21.41,23.2,-1.30632,-0.216677,-3.08691,Clear,16,0,0,,2275,645,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9072,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:43.229-04,21.49,23.2,-1.40716,-0.141522,-3.09792,Clear,16,0,0,,2275,646,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9073,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:47.152-04,21.48,23.2,-1.47956,1.01736,-2.49601,Clear,16,0,0,,2275,647,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9074,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:51.295-04,21.46,23.2,-1.48825,0.337615,-2.52727,Clear,16,0,0,,2275,648,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9075,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:53.372-04,21.46,23.2,-1.33257,0.298786,-2.82573,Clear,16,0,0,,2275,649,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9076,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:55.047-04,21.46,23.2,-1.19374,0.769774,-2.64686,Clear,16,0,0,,2275,650,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9077,-22.2,10,7,2014-06-30 23:31:57.067-04,21.46,23.2,-1.2631,0.271834,-2.76591,Clear,16,0,0,,2275,651,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.29517246223986l,44.415339664556086,9078,-22.2,10,7,2014-06-30 23:32:02.566-04,21.49,23.2,-1.52819,2.8188,-0.917934,Clear,16,0,0,,2275,652,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.294134028255939,44.417054140940309,9079,-15.2,10,6,2014-06-30 23:32:48.817-04,21.36,23.2,-1.50537,-0.321125,-0.320779,Clear,16,0,0,,2275,653,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.294134028255939,44.417054140940309,9080,-15.2,10,6,2014-06-30 23:32:52.979-04,21.43,23.2,-1.49244,-0.439444,1.58859,Clear,16,0,0,,2275,654,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292542975395918,44.418402663432062,9081,-18.2,10,8,2014-06-30 23:33:48.733-04,21.21,23.2,-1.48639,0.000744602,1.573,Clear,16,0,0,,2275,655,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292542975395918,44.418402663432062,9082,-18.2,10,8,2014-06-30 23:33:51.926-04,21.32,23.2,-1.48085,0.0461648,1.60123,Clear,16,0,0,,2275,656,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292542975395918,44.418402663432062,9083,-18.2,10,8,2014-06-30 23:33:55.471-04,21.31,23.2,-1.48382,0.189077,1.72566,Clear,16,0,0,,2275,657,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292542975395918,44.418402663432062,9084,-18.2,10,8,2014-06-30 23:34:00.144-04,21.32,23.2,-1.51739,0.396364,1.94251,Clear,16,0,0,,2275,658,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.292542975395918,44.418402663432062,9085,-18.2,10,8,2014-06-30 23:34:02.734-04,21.34,23.2,-1.5023,-2.22783,-0.185984,Clear,16,0,0,,2275,659,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.291407898068428,44.419391225092113,9086,-20.7,10,7,2014-06-30 23:34:45.88-04,21.32,23.2,-1.49737,0.667202,1.90267,Clear,16,0,0,,2275,660,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.291407898068428,44.419391225092113,9087,-20.7,10,7,2014-06-30 23:34:50.347-04,21.34,23.2,-1.46754,0.730765,-2.59809,Clear,16,0,0,,2275,661,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.291407898068428,44.419391225092113,9088,-20.7,10,7,2014-06-30 23:34:54.132-04,21.48,23.2,-1.5619,-1.1103,-2.47942,Clear,16,0,0,,2275,662,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.284129304811358,44.423194304100862,9089,2.60001,15,7,2014-06-30 23:36:41.198-04,21.33,23.2,-1.5239,-0.539959,0.164604,Clear,16,0,0,,2275,663,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.284129304811358,44.423194304100862,9090,2.60001,15,7,2014-06-30 23:36:45.748-04,21.42,23.2,-1.51804,0.787134,-1.35292,Clear,16,0,0,,2275,664,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28423541970551,44.42642611451447,9091,-4.70001,15,6,2014-06-30 23:37:58.113-04,21.26,23.2,-1.45789,-0.182655,0.439166,Clear,16,0,0,,2275,665,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28423541970551,44.42642611451447,9092,-4.70001,15,6,2014-06-30 23:38:00.519-04,21.32,23.2,-1.43425,-0.587869,0.762989,Clear,16,0,0,,2275,666,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28423541970551,44.42642611451447,9093,-4.70001,15,6,2014-06-30 23:38:13.994-04,21.26,23.5,-1.38039,0.000363504,1.48442,Clear,16,0,0,,2275,667,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28423541970551,44.42642611451447,9094,-4.70001,15,6,2014-06-30 23:38:18.341-04,21.27,23.2,-1.42125,0.0307814,-0.695762,Clear,16,0,0,,2275,668,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28423541970551,44.42642611451447,9095,-4.70001,15,6,2014-06-30 23:38:21.481-04,21.37,23.2,-1.28113,-0.126095,-1.40774,Clear,16,0,0,,2275,669,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28423541970551,44.42642611451447,9096,-4.70001,15,6,2014-06-30 23:38:24.07-04,21.33,23.2,-1.37571,0.322118,-0.0798955,Clear,16,0,0,,2275,670,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28423541970551,44.42642611451447,9097,-4.70001,15,6,2014-06-30 23:38:28.328-04,21.33,23.2,-1.45051,1.29316,3.10128,Clear,16,0,0,,2275,671,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28423541970551,44.42642611451447,9098,-4.70001,15,6,2014-06-30 23:38:30.715-04,21.33,23.2,-1.24265,-0.495477,1.58556,Clear,16,0,0,,2275,672,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28423541970551,44.42642611451447,9099,-4.70001,15,6,2014-06-30 23:38:34.421-04,21.22,23.5,-1.41597,-0.208666,0.292805,Clear,16,0,0,,2275,673,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.28341869875789,44.426785572431982,9100,-7.70001,5,7,2014-06-30 23:38:56.807-04,21.4,23.5,-1.32982,-0.582998,-0.10002,Clear,16,0,0,,2275,674,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.282038019970059,44.429000490345061,9101,-5.79999,5,8,2014-06-30 23:40:52.725-04,21.23,23.5,-1.5047,-2.82109,-1.73418,Clear,16,0,0,,2275,675,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.282038019970059,44.429000490345061,9102,-5.79999,5,8,2014-06-30 23:40:55.433-04,21.23,23.5,-1.444,0.713116,0.800987,Clear,16,0,0,,2275,676,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.255981113761663,44.429586678743362,9103,9.60001,10,8,2014-06-30 23:43:44.038-04,21.35,23.8,-1.50442,1.2503,1.64477,Clear,16,0,0,,2275,677,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.255981113761663,44.429586678743362,9104,9.60001,10,8,2014-06-30 23:43:49.836-04,21.35,24.1,-1.52002,-1.32674,-1.20322,Clear,16,0,0,,2275,678,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.255981113761663,44.429586678743362,9105,9.60001,10,8,2014-06-30 23:43:54.859-04,21.3,24.1,-1.40148,-2.56073,-1.32525,Clear,16,0,0,,2275,679,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250389462336898,44.425051314756274,9106,7.10001,15,6,2014-06-30 23:45:20.701-04,21.41,24.4,-1.49802,-0.338763,-2.35511,Clear,16,0,0,,2275,680,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250389462336898,44.425051314756274,9107,7.10001,15,6,2014-06-30 23:45:24.163-04,21.43,24.4,-1.52725,1.86325,2.97582,Clear,16,0,0,,2275,681,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250389462336898,44.425051314756274,9108,7.10001,15,6,2014-06-30 23:45:26.574-04,21.38,24.4,-1.55252,-2.68263,-1.242,Clear,16,0,0,,2275,682,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250654162839055,44.417540458962321,9109,-7.20001,10,9,2014-06-30 23:46:59.911-04,21.07,24.4,-1.50782,0.261835,1.99619,Clear,16,0,0,,2275,683,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250654162839055,44.417540458962321,9110,-7.20001,10,9,2014-06-30 23:47:24.659-04,21.19,24.4,-1.51581,-1.04313,1.15454,Clear,16,0,0,,2275,684,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250654162839055,44.417540458962321,9111,-7.20001,10,9,2014-06-30 23:47:30.569-04,21.24,24.8,-1.48405,-0.233206,-0.0760967,Clear,16,0,0,,2275,685,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250654162839055,44.417540458962321,9112,-7.20001,10,9,2014-06-30 23:47:34.955-04,21.27,24.4,-1.49868,-0.285454,-1.44681,Clear,16,0,0,,2275,686,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250654162839055,44.417540458962321,9113,-7.20001,10,9,2014-06-30 23:47:37.401-04,21.27,24.4,-1.51318,-0.685575,-2.19216,Clear,16,0,0,,2275,687,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250654162839055,44.417540458962321,9114,-7.20001,10,9,2014-06-30 23:47:39.749-04,21.29,24.4,-1.44465,0.57004,-2.33199,Clear,16,0,0,,2275,688,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.250351995229721,44.411702211946249,9115,-10.8,10,8,2014-06-30 23:49:31.25-04,21.12,24.8,-1.4961,1.40663,2.79343,Clear,16,0,0,,2275,689,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.248565141111612,44.314507800154388,807,57.7,10,8,2014-06-19 22:42:51.953-04,21.57,18.6,-1.51405,-1.93942,3.13329,Clear,2,1,0,,2275,8083,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248565141111612,44.314507800154388,808,57.7,10,8,2014-06-19 22:43:15.16-04,21.58,18.6,-1.44963,-0.210674,-1.5556,Clear,2,1,0,park road,2275,8084,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248618030920625,44.314613873139024,809,63.9,5,11,2014-06-19 22:43:29.824-04,21.57,18.6,-1.47645,1.61306,0.555868,Clear,2,1,0,park road,2275,8085,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248633788898587,44.31464983150363,810,64.8,5,11,2014-06-19 22:43:35.789-04,21.56,18.6,-1.48687,1.12941,0.0364533,Clear,2,1,0,park road,2275,8086,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248654073104262,44.314661230891943,811,63.5,5,11,2014-06-19 22:43:41.312-04,21.57,18.6,-1.43514,0.556124,-0.645204,Clear,2,1,0,park road,2275,8087,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248618198558688,44.314676024951041,812,61.8,5,11,2014-06-19 22:44:01.13-04,21.55,18.6,-1.55758,1.25528,-0.324525,Clear,2,1,0,park road,2275,8088,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248618198558688,44.314676024951041,813,61.8,5,11,2014-06-19 22:44:03.977-04,21.5,18.6,-1.38552,0.695208,-1.05104,Clear,2,1,0,park road,2275,8089,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248618198558688,44.314676024951041,814,61.8,5,11,2014-06-19 22:44:08.179-04,21.54,18.6,-1.30587,2.08244,0.735644,Clear,2,1,0,park road,2275,8090,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248864961788058,44.321123301051557,815,63.2,10,10,2014-06-19 22:47:31.109-04,21.48,18,-1.48213,1.04697,0.163721,Clear,2,1,0,park road,2275,8091,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248864961788058,44.321123301051557,816,63.2,10,10,2014-06-19 22:47:38.316-04,21.57,18,-1.51819,2.13789,1.25265,Clear,2,1,0,park road,2275,8092,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248864961788058,44.321123301051557,817,63.2,10,10,2014-06-19 22:47:40.796-04,21.48,18,-1.42848,-1.6544,-2.64686,Clear,2,1,0,park road,2275,8093,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248864961788058,44.321123301051557,818,63.2,10,10,2014-06-19 22:47:45.35-04,21.63,18,-1.45123,-2.14084,-3.11532,Clear,2,1,0,park road,2275,8094,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248864961788058,44.321123301051557,819,63.2,10,10,2014-06-19 22:47:51.153-04,21.5,18,-1.46833,1.12551,0.120169,Clear,2,1,0,park road,2275,8095,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248864961788058,44.321123301051557,820,63.2,10,10,2014-06-19 22:47:55.36-04,21.49,18,-1.50186,2.31922,0.872639,Clear,2,1,0,park road,2275,8096,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248864961788058,44.321123301051557,821,63.2,10,10,2014-06-19 22:48:00.69-04,21.64,18,-1.38505,3.04158,1.74239,Clear,2,1,0,park road,2275,8097,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248407309369324,44.321682962909934,822,69.9,10,9,2014-06-19 22:48:43.111-04,21.49,18,-1.51526,1.87005,0.836678,Clear,2,1,0,park road,2275,8098,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248463217169046,44.321652073413134,823,77.4,5,10,2014-06-19 22:48:48.783-04,21.6,18,-1.54129,1.29515,0.290446,Clear,2,1,0,park road,2275,8099,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248454248532653,44.321672483347356,824,78.1,5,10,2014-06-19 22:48:52.881-04,21.5,18,-1.40618,-0.361499,-2.00956,Clear,2,1,0,park road,2275,8100,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24847805313766,44.321628268808126,825,80.1,5,10,2014-06-19 22:48:56.341-04,21.57,18,-1.27285,1.04867,-0.761411,Clear,2,1,0,park road,2275,8101,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248407309874892,44.323586532846093,826,84.9,10,9,2014-06-19 22:49:47.523-04,21.7,18,-1.47549,2.11213,0.83566,Clear,2,1,0,park road,2275,8102,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248407309874892,44.323586532846093,827,84.9,10,9,2014-06-19 22:49:52.573-04,21.5,18,-1.50327,1.26908,0.220691,Clear,2,1,0,park road,2275,8103,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248407309874892,44.323586532846093,828,84.9,10,9,2014-06-19 22:49:55.705-04,21.57,18,-1.49623,-0.983034,-2.0369,Clear,2,1,0,park road,2275,8104,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.248433377593756,44.323581880889833,829,91.5,5,9,2014-06-19 22:50:03.329-04,21.55,18,-1.34821,1.95146,0.434508,Clear,2,1,0,park road,2275,8105,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249897612258792,44.328136397525668,830,100.6,10,8,2014-06-19 22:51:29.024-04,21.52,18,-1.49195,2.17329,1.17196,Clear,2,1,0,park road,2275,8106,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249897612258792,44.328136397525668,831,100.6,10,8,2014-06-19 22:51:36.294-04,21.43,18.3,-1.51438,-2.84453,2.45519,Clear,2,1,0,park road,2275,8107,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249897612258792,44.328136397525668,832,100.6,10,8,2014-06-19 22:51:49.998-04,21.56,18.3,-1.42182,-2.87116,2.51313,Clear,2,1,0,park road,2275,8108,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249897612258792,44.328136397525668,833,100.6,10,8,2014-06-19 22:51:55.798-04,21.55,18.3,-1.44946,2.00347,1.09676,Clear,2,1,0,park road,2275,8109,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249897612258792,44.328136397525668,834,100.6,10,8,2014-06-19 22:51:58.256-04,21.55,18.3,-1.53775,2.89524,1.9221,Clear,2,1,0,park road,2275,8110,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249897612258792,44.328136397525668,835,100.6,10,8,2014-06-19 22:52:01.018-04,21.57,18.3,-1.46434,1.78989,0.849001,Clear,2,1,0,park road,2275,8111,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249897612258792,44.328136397525668,836,100.6,10,8,2014-06-19 22:52:05.324-04,21.51,18.3,-1.45221,-2.27013,3.00764,Clear,2,1,0,park road,2275,8112,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249933486804366,44.328487096354365,837,110.5,5,8,2014-06-19 22:52:13.972-04,21.63,18.3,-1.41861,-2.45638,2.84585,Clear,2,1,0,park road,2275,8113,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,838,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:18.519-04,21.35,18.3,-1.46185,1.14502,0.128795,Clear,2,1,0,park road,2275,8114,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,839,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:22.131-04,21.52,18.3,-1.471,3.01067,1.2697,Clear,2,1,0,park road,2275,8115,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,840,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:25.287-04,21.52,18.3,-1.47651,0.308903,-0.78291,Clear,2,1,0,park road,2275,8116,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,841,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:27.442-04,21.62,18.3,-1.43473,-2.85312,2.49265,Clear,2,1,0,park road,2275,8117,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,842,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:39.906-04,21.63,18.3,-1.39888,0.767786,-0.19783,Clear,2,1,0,park road,2275,8118,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,843,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:42.692-04,21.63,18.3,-1.42649,-0.186649,-1.27736,Clear,2,1,0,park road,2275,8119,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,844,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:44.387-04,21.65,18.3,-1.45307,0.211741,-0.83461,Clear,2,1,0,park road,2275,8120,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,845,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:47.946-04,21.65,18.3,-1.45415,0.415261,-1.23961,Clear,2,1,0,park road,2275,8121,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,846,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:52.599-04,21.45,18.3,-1.45125,1.24974,-0.332222,Clear,2,1,0,park road,2275,8122,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,847,110.7,5,8,2014-06-19 22:52:57.306-04,21.54,18.3,-1.45465,-3.01383,1.73864,Clear,2,1,0,park road,2275,8123,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,848,110.7,5,8,2014-06-19 22:53:02.032-04,21.49,18.3,-1.49284,2.69686,1.17836,Clear,2,1,0,park road,2275,8124,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,849,110.7,5,8,2014-06-19 22:53:04.076-04,21.49,18.3,-1.47059,1.21281,-0.400761,Clear,2,1,0,park road,2275,8125,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249944802373648,44.328517480753362,850,110.7,5,8,2014-06-19 22:53:15.646-04,21.41,18.3,-1.45622,0.88584,-0.775904,Clear,2,1,0,park road,2275,8126,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249915046617389,44.328180821612477,851,108.6,5,8,2014-06-19 22:53:28.192-04,21.5,18.3,-1.52597,1.32735,-0.264121,Clear,2,1,0,park road,2275,8127,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24991362169385,44.328088536858559,852,109.1,5,8,2014-06-19 22:53:34.172-04,21.44,18,-1.42404,0.712035,-0.995188,Clear,2,1,0,park road,2275,8128,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,853,105.2,15,7,2014-06-19 22:54:44.664-04,21.49,18,-1.52898,1.86325,0.649171,Clear,2,1,0,park road,2275,8129,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,854,105.2,15,7,2014-06-19 22:54:48.301-04,21.41,18,-1.52406,-2.87702,2.16427,Clear,2,1,0,park road,2275,8130,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,855,105.2,15,7,2014-06-19 22:54:51.588-04,21.53,18,-1.52746,-2.852,2.19389,Clear,2,1,0,park road,2275,8131,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,856,105.2,15,7,2014-06-19 22:55:00.585-04,21.51,18,-1.51484,2.77378,1.50677,Clear,2,1,0,park road,2275,8132,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,857,105.2,15,7,2014-06-19 22:55:04.923-04,21.54,18,-1.45493,-0.554102,-1.6435,Clear,2,1,0,park road,2275,8133,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,858,105.2,15,7,2014-06-19 22:55:07.829-04,21.54,18,-1.51983,0.676456,-0.321311,Clear,2,1,0,park road,2275,8134,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,859,105.2,15,7,2014-06-19 22:55:17.935-04,21.62,18,-1.5222,3.04053,1.51992,Clear,2,1,0,park road,2275,8135,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,860,105.2,15,7,2014-06-19 22:55:23.513-04,21.48,18,-1.31696,0.173984,-1.0017,Clear,2,1,0,park road,2275,8136,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,861,105.2,15,7,2014-06-19 22:55:27.096-04,21.61,18,-1.52935,-1.67217,3.05431,Clear,2,1,0,park road,2275,8137,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,862,105.2,15,7,2014-06-19 22:55:31.009-04,21.22,18,-1.55766,0.32802,-1.09715,Clear,2,1,0,park road,2275,8138,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25026985257864,44.331251406110823,863,105.2,15,7,2014-06-19 22:55:37.291-04,21.49,18,-1.47266,0.165888,-1.22809,Clear,2,1,0,park road,2275,8139,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250590460374951,44.332654243335128,864,111.9,10,8,2014-06-19 22:56:31.667-04,21.3,18,-1.48894,-1.99007,-3.04871,Clear,2,1,0,park road,2275,8140,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250590460374951,44.332654243335128,865,111.9,10,8,2014-06-19 22:56:42.053-04,21.39,18,-1.5031,-2.00868,3.06003,Clear,2,1,0,park road,2275,8141,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250590460374951,44.332654243335128,866,111.9,10,8,2014-06-19 22:56:44.044-04,21.39,18,-1.51256,-0.587702,-1.85454,Clear,2,1,0,park road,2275,8142,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250590460374951,44.332654243335128,867,111.9,10,8,2014-06-19 22:56:49.591-04,21.58,18,-1.55006,-1.37581,-2.48219,Clear,2,1,0,park road,2275,8143,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250590460374951,44.332654243335128,868,111.9,10,8,2014-06-19 22:57:01.065-04,21.51,18,-1.46793,0.000625391,-1.34919,Clear,2,1,0,park road,2275,8144,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250590460374951,44.332654243335128,869,111.9,10,8,2014-06-19 22:57:10.616-04,21.53,18,-1.35488,1.35034,-0.228237,Clear,2,1,0,park road,2275,8145,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250796739012003,44.333093664608896,870,108,10,8,2014-06-19 22:57:43.008-04,21.21,18,-1.50367,-2.48723,2.62218,Clear,2,1,0,park road,2275,8146,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250796739012003,44.333093664608896,871,108,10,8,2014-06-19 22:57:46.369-04,21.55,18,-1.50106,-3.08381,2.04307,Clear,2,1,0,park road,2275,8147,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250796739012003,44.333093664608896,872,108,10,8,2014-06-19 22:57:50.87-04,21.54,18,-1.50824,-2.88222,2.22511,Clear,2,1,0,park road,2275,8148,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250796739012003,44.333093664608896,873,108,10,8,2014-06-19 22:57:58.607-04,21.55,18,-1.49099,0.306863,-0.739036,Clear,2,1,0,park road,2275,8149,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250796739012003,44.333093664608896,874,108,10,8,2014-06-19 22:58:05.167-04,21.65,18,-1.42947,0.675313,-0.403073,Clear,2,1,0,park road,2275,8150,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250796739012003,44.333093664608896,875,108,10,8,2014-06-19 22:58:11.664-04,21.57,18,-1.48632,0.391717,-0.695287,Clear,2,1,0,park road,2275,8151,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250849293544888,44.333345456980169,876,108.2,5,8,2014-06-19 22:59:03.443-04,21.52,18,-1.48537,-1.84277,-3.00061,Clear,2,1,0,park road,2275,8152,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250849293544888,44.333345456980169,877,108.2,5,8,2014-06-19 22:59:04.948-04,21.52,18,-1.41532,-1.19056,-2.35313,Clear,2,1,0,park road,2275,8153,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250849293544888,44.333345456980169,878,108.2,5,8,2014-06-19 22:59:08.166-04,21.6,18,-1.53485,0.220694,-0.888974,Clear,2,1,0,park road,2275,8154,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250849293544888,44.333345456980169,879,108.2,5,8,2014-06-19 22:59:12.447-04,21.57,18,-1.46037,3.05051,2.11116,Clear,2,1,0,park road,2275,8155,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250849293544888,44.333345456980169,880,108.2,5,8,2014-06-19 22:59:14.534-04,21.57,18,-1.41188,-1.08103,-2.19964,Clear,2,1,0,park road,2275,8156,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250849293544888,44.333345456980169,881,108.2,5,8,2014-06-19 22:59:17.338-04,21.46,18,-1.44021,-0.510279,-1.64238,Clear,2,1,0,park road,2275,8157,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,882,109.1,5,8,2014-06-19 22:59:55.674-04,21.47,18,-1.53182,1.01448,0.0148137,Clear,2,1,0,park road,2275,8158,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,883,109.1,5,8,2014-06-19 22:59:59.796-04,21.65,18,-1.53509,-0.876315,-1.88953,Clear,2,1,0,park road,2275,8159,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,884,109.1,5,8,2014-06-19 23:00:04.361-04,21.51,18,-1.35218,-2.94148,2.44543,Clear,2,1,0,park road,2275,8160,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,885,109.1,5,8,2014-06-19 23:00:17.045-04,21.57,17.7,-1.50215,-1.57172,-2.66965,Clear,2,1,0,park road,2275,8161,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,886,109.1,5,8,2014-06-19 23:00:20.997-04,21.55,17.7,-1.47254,2.97592,1.98196,Clear,2,1,0,park road,2275,8162,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,887,109.1,5,8,2014-06-19 23:00:24.161-04,21.55,17.7,-1.52546,-0.178727,-1.31707,Clear,2,1,0,park road,2275,8163,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,888,109.1,5,8,2014-06-19 23:00:30.5-04,21.5,17.7,-1.43675,1.39472,0.470338,Clear,2,1,0,park road,2275,8164,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,889,109.1,5,8,2014-06-19 23:00:33.799-04,21.59,17.7,-1.5172,-1.92128,-2.93393,Clear,2,1,0,park road,2275,8165,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,890,109.1,5,8,2014-06-19 23:00:37.92-04,21.59,17.7,-1.54335,-2.97939,2.33144,Clear,2,1,0,park road,2275,8166,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251037048175931,44.3336909590289,891,109.1,5,8,2014-06-19 23:00:39.72-04,21.55,17.7,-1.4516,-1.19676,-2.27998,Clear,2,1,0,park road,2275,8167,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251234944909811,44.334076065570116,892,106.2,5,8,2014-06-19 23:00:44.205-04,21.6,17.7,-1.47905,0.87179,-0.186823,Clear,2,1,0,park road,2275,8168,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251240476965904,44.334115795791149,893,106.2,5,8,2014-06-19 23:00:47.277-04,21.6,17.7,-1.41157,-0.817661,-1.95226,Clear,2,1,0,park road,2275,8169,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251249697059393,44.334143288433552,894,106.5,5,8,2014-06-19 23:00:49.538-04,21.52,17.7,-1.50266,-3.0255,2.32676,Clear,2,1,0,park road,2275,8170,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251257576048374,44.33417082298547,895,106.8,5,8,2014-06-19 23:00:53.064-04,21.57,17.7,-1.53233,-0.708442,-1.83458,Clear,2,1,0,park road,2275,8171,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251257576048374,44.33417082298547,896,106.8,5,8,2014-06-19 23:00:55.663-04,21.57,17.7,-1.54555,-2.3601,2.88763,Clear,2,1,0,park road,2275,8172,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251257576048374,44.33417082298547,897,106.8,5,8,2014-06-19 23:00:58.12-04,21.56,17.7,-1.54114,-2.73939,2.54066,Clear,2,1,0,park road,2275,8173,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251222036778927,44.334037089720368,898,106.5,8,2014-06-19 23:01:19.452-04,21.27,17.7,-1.46262,-2.2716,2.46144,Clear,2,1,0,park road,2275,8174,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251222036778927,44.334037089720368,899,106.5,6,8,2014-06-19 23:01:23.367-04,21.59,17.7,-1.44406,3.14101,1.64629,Clear,2,1,0,park road,2275,8175,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251222036778927,44.334037089720368,900,106.5,6,8,2014-06-19 23:01:25.883-04,21.59,17.7,-1.40383,0.474331,-1.30438,Clear,2,1,0,park road,2275,8176,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251222036778927,44.334037089720368,901,106.5,6,8,2014-06-19 23:01:27.513-04,21.46,17.7,-1.46704,0.910715,-0.793987,Clear,2,1,0,park road,2275,8177,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251222036778927,44.334037089720368,902,106.5,6,8,2014-06-19 23:01:30.699-04,21.46,17.7,-1.49364,1.15956,-0.510254,Clear,2,1,0,park road,2275,8178,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251222036778927,44.334037089720368,903,106.5,6,8,2014-06-19 23:01:36.63-04,21.49,17.7,-1.44634,0.288745,-1.42806,Clear,2,1,0,park road,2275,8179,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251222036778927,44.334037089720368,904,106.5,6,8,2014-06-19 23:01:38.457-04,21.49,17.7,-1.49728,1.82869,0.271791,Clear,2,1,0,park road,2275,8180,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.251222036778927,44.334037089720368,905,106.5,6,8,2014-06-19 23:01:40.293-04,21.49,17.7,-1.38221,1.93813,0.399218,Clear,2,1,0,park road,2275,8181,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250713130159903,44.333682074211538,907,103.5,6,8,2014-06-19 23:01:43.709-04,21.56,17.7,-1.46462,2.55342,0.994995,Clear,2,1,0,park road,2275,8183,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25061334297061,44.337497265078127,908,102.9,10,6,2014-06-19 23:02:58.003-04,21.52,17.7,-1.47558,-2.17179,2.94675,Clear,2,1,0,park road,2275,8184,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25061334297061,44.337497265078127,909,102.9,10,6,2014-06-19 23:03:22.418-04,21.46,17.7,-1.48226,-3.0517,2.30461,Clear,2,1,0,park road,2275,8185,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.25061334297061,44.337497265078127,910,102.9,10,6,2014-06-19 23:03:42.11-04,21.49,17.7,-1.52022,-1.32674,-2.8678,Clear,2,1,0,park road,2275,8186,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250439250841737,44.338160776533186,911,123.7,10,9,2014-06-19 23:04:31.299-04,21.44,17.7,-1.52568,3.04965,2.1169,Clear,2,1,0,park road,2275,8187,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250439250841737,44.338160776533186,912,123.7,10,9,2014-06-19 23:04:35.594-04,21.48,17.7,-1.54264,0.00223713,-0.993995,Clear,2,1,0,park road,2275,8188,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250439250841737,44.338160776533186,913,123.7,10,9,2014-06-19 23:04:40.34-04,21.5,17.7,-1.51968,1.07314,0.123329,Clear,2,1,0,park road,2275,8189,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250439250841737,44.338160776533186,914,123.7,10,9,2014-06-19 23:04:48.403-04,21.29,17.7,-1.53103,-0.417417,-1.97171,Clear,2,1,0,park road,2275,8190,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250439250841737,44.338160776533186,915,123.7,10,9,2014-06-19 23:04:53.288-04,21.5,17.7,-1.54497,-0.320183,-1.89301,Clear,2,1,0,park road,2275,8191,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250431707128882,44.338175654411316,916,125.6,5,9,2014-06-19 23:05:02.231-04,21.52,17.7,-1.51425,1.79847,0.288936,Clear,2,1,0,park road,2275,8192,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250399939715862,44.340874794870615,917,126.6,10,9,2014-06-19 23:06:15.47-04,21.5,17.7,-1.5462,1.73805,0.666677,Clear,2,1,0,park road,2275,8193,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250399939715862,44.340874794870615,918,126.6,10,9,2014-06-19 23:06:19.882-04,21.47,17.7,-1.55389,2.89387,1.81262,Clear,2,1,0,park road,2275,8194,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250399939715862,44.340874794870615,919,126.6,10,9,2014-06-19 23:06:27.46-04,21.51,17.7,-1.48836,-2.21539,3.06165,Clear,2,1,0,park road,2275,8195,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.250399939715862,44.340874794870615,920,126.6,10,9,2014-06-19 23:06:31.964-04,21.48,17.7,-1.45575,-2.35694,2.45902,Clear,2,1,0,park road,2275,8196,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249059421941638,44.345941781066358,921,115.1,10,8,2014-06-19 23:08:10.615-04,21.48,17.7,-1.50125,1.39717,0.0408265,Clear,2,1,0,park road,2275,8197,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249059421941638,44.345941781066358,922,115.1,10,8,2014-06-19 23:08:13.706-04,21.5,18,-1.52302,1.22373,-0.101482,Clear,2,1,0,park road,2275,8198,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249059421941638,44.345941781066358,923,115.1,10,8,2014-06-19 23:08:20.94-04,21.7,18,-1.47489,-2.4238,2.87297,Clear,2,1,0,park road,2275,8199,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249059421941638,44.345941781066358,924,115.1,10,8,2014-06-19 23:08:25.781-04,21.54,18,-1.49732,-2.14617,-3.12537,Clear,2,1,0,park road,2275,8200,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249059421941638,44.345941781066358,925,115.1,10,8,2014-06-19 23:08:31.214-04,21.54,18,-1.4138,-1.08533,-2.14769,Clear,2,1,0,park road,2275,8201,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249059421941638,44.345941781066358,926,115.1,10,8,2014-06-19 23:08:42.199-04,21.35,18,-1.4774,-2.29475,3.01572,Clear,2,1,0,park road,2275,8202,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.249059421941638,44.345941781066358,927,115.1,10,8,2014-06-19 23:08:45.807-04,21.43,18,-1.50534,-3.08381,2.24675,Clear,2,1,0,park road,2275,8203,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,928,88.3,10,9,2014-06-19 23:10:31.908-04,21.35,18,-1.53383,-2.68029,2.61451,Clear,2,1,0,park road,2275,8204,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,929,88.3,10,9,2014-06-19 23:10:36.142-04,21.42,18,-1.49065,2.17329,1.27916,Clear,2,1,0,park road,2275,8205,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,930,88.3,10,9,2014-06-19 23:10:44.3-04,21.51,18,-1.28644,0.638264,-0.478802,Clear,2,1,0,park road,2275,8206,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,931,88.3,10,9,2014-06-19 23:10:49.197-04,21.39,18,-1.46861,0.346308,-0.684486,Clear,2,1,0,park road,2275,8207,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,932,88.3,10,9,2014-06-19 23:10:51.387-04,21.58,18,-1.43283,-1.84226,3.09815,Clear,2,1,0,park road,2275,8208,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,933,88.3,10,9,2014-06-19 23:10:57.316-04,21.35,18,-1.44363,2.03467,0.589538,Clear,2,1,0,park road,2275,8209,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,934,88.3,10,9,2014-06-19 23:10:58.583-04,21.37,18,-1.47771,-2.44779,2.37783,Clear,2,1,0,park road,2275,8210,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67

```
-68.245195364579558,44.351205071434379,935,88.3,10,9,2014-06-19 23:11:00.878-04,21.37,18,-1.50758,0.928753,-0.554224,Clear,2,1,0,park road,2275,8211,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,936,88.3,10,9,2014-06-19 23:11:09.864-04,21.62,18,-1.46851,1.26359,0.298845,Clear,2,1,0,park road,2275,8212,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,937,88.3,10,9,2014-06-19 23:11:11.579-04,21.53,18,-1.40085,1.80971,0.967787,Clear,2,1,0,park road,2275,8213,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,938,88.3,10,9,2014-06-19 23:11:17.221-04,21.33,18,-1.47159,2.71464,1.732,Clear,2,1,0,park road,2275,8214,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,939,88.3,10,9,2014-06-19 23:11:19.956-04,21.45,18,-1.28512,1.95399,1.2806,Clear,2,1,0,park road,2275,8215,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,940,88.3,10,9,2014-06-19 23:11:23.764-04,21.25,18,-1.42665,2.01084,0.550684,Clear,2,1,0,park road,2275,8216,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.245195364579558,44.351205071434379,941,88.3,10,9,2014-06-19 23:11:38.665-04,21.57,18,-1.46259,1.75121,0.290235,Clear,2,1,0,park road,2275,8217,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24163473211228 8,44.350208840332925,943,90.7,10,9,2014-06-19 23:13:16.195-04,21.64,18,-1.53099,0.645689,-0.329841,Clear,2,1,0,park road,2275,2844,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241331893950701,44.350200877524912,944,89.4,5,10,2014-06-19 23:13:41.406-04,21.46,18,-1.55948,-0.785398,-1.73988,Clear,2,1,0,park road,2275,2845,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241331893950701,44.350200877524912,945,89.4,5,10,2014-06-19 23:13:46.017-04,21.47,18,-1.54491,2.81828,1.86602,Clear,2,1,0,park road,2275,2846,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241336168721318,44.350203056819737,946,90.1,5,10,2014-06-19 23:13:54.123-04,21.3,18,-1.51238,-2.93179,2.44318,Clear,2,1,0,park road,2275,2847,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241348154842854,44.350195471197367,947,90.3,5,10,2014-06-19 23:13:58.888-04,21.45,18,-1.47926,1.38343,0.142483,Clear,2,1,0,park road,2275,2848,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241003574803472,44.351812759414315,948,90.7,5,10,2014-06-19 23:15:13.67-04,21.35,18,-1.53604,2.19147,0.757034,Clear,2,1,0,park road,2275,2849,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241003574803472,44.351812759414315,949,90.7,5,10,2014-06-19 23:15:18.257-04,21.43,18,-1.5525,0.468342,-0.97757,Clear,2,1,0,park road,2275,2850,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241003574803472,44.351812759414315,950,90.7,5,10,2014-06-19 23:15:22.688-04,21.51,18,-1.51327,-1.87073,-2.95028,Clear,2,1,0,park road,2275,2851,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241003574803472,44.351812759414315,951,90.7,5,10,2014-06-19 23:15:27.081-04,21.47,18,-1.47676,3.14091,2.18227,Clear,2,1,0,park road,2275,2852,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241003574803472,44.351812759414315,952,90.7,5,10,2014-06-19 23:15:30.575-04,21.4,18,-1.47849,1.0313,-0.109275,Clear,2,1,0,park road,2275,2853,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241003574803472,44.351812759414315,953,90.7,5,10,2014-06-19 23:15:34.716-04,21.47,18,-1.4801,-2.96255,2.21885,Clear,2,1,0,park road,2275,2854,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241002904251218,44.351905295625329,954,95.9,5,10,2014-06-19 23:15:54.766-04,21.28,18,-1.44429,2.6343,1.76193,Clear,2,1,0,park road,2275,2855,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,955,102.5,10,9,2014-06-19 23:16:51.957-04,21.44,18,-1.50847,-0.927504,-1.93842,Clear,2,1,0,park road,2275,2856,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,956,102.5,10,9,2014-06-19 23:16:54.841-04,21.44,18,-1.46549,2.54137,1.64936,Clear,2,1,0,park road,2275,2857,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,957,102.5,10,9,2014-06-19 23:16:56.95-04,21.54,18,-1.46739,-3.06827,2.29723,Clear,2,1,0,park road,2275,2858,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,958,102.5,10,9,2014-06-19 23:17:01.053-04,21.49,18,-1.39978,2.04598,1.22011,Clear,2,1,0,park road,2275,2859,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,959,102.5,10,9,2014-06-19 23:17:04.896-04,21.38,18,-1.49282,1.68221,0.73605,Clear,2,1,0,park road,2275,2860,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,960,102.5,10,9,2014-06-19 23:17:08.881-04,21.43,18,-1.41289,-2.58356,2.75215,Clear,2,1,0,park road,2275,2861,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,961,102.5,10,9,2014-06-19 23:17:12.776-04,21.55,18,-1.4748,1.83753,0.912234,Clear,2,1,0,park road,2275,2862,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,962,102.5,10,9,2014-06-19 23:17:17.396-04,21.35,18,-1.38505,2.32289,0.916616,Clear,2,1,0,park road,2275,2863,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,963,102.5,10,9,2014-06-19 23:17:20.995-04,21.42,18,-1.49785,1.17758,-0.472568,Clear,2,1,0,park road,2275,2864,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,964,102.5,10,9,2014-06-19 23:17:24.768-04,21.39,18,-1.42105,-2.85964,1.91486,Clear,2,1,0,park road,2275,2865,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241034084931016,44.353815237991512,965,102.5,10,9,2014-06-19 23:17:28.918-04,21.47,18,-1.49017,-2.48723,2.24059,Clear,2,1,0,park road,2275,2866,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241107678040862,44.354532309807837,966,103.2,10,10,2014-06-19 23:18:27.043-04,21.49,18,-1.53024,-3.04362,2.1754,Clear,2,1,0,park road,2275,2867,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241107678040862,44.354532309807837,967,103.2,10,10,2014-06-19 23:18:31.097-04,21.54,18,-1.50548,-2.71063,2.59579,Clear,2,1,0,park road,2275,2868,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241107678040862,44.354532309807837,968,103.2,10,10,2014-06-19 23:18:36.1-04,21.6,18,-1.43562,2.4199,1.56022,Clear,2,1,0,park road,2275,2869,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241107678040862,44.354532309807837,969,103.2,10,10,2014-06-19 23:18:39.126-04,21.41,18,-1.52109,-2.29927,2.65201,Clear,2,1,0,park road,2275,2870,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241107678040862,44.354532309807837,970,103.2,10,10,2014-06-19 23:18:43.966-04,21.23,18,-1.43973,-2.44756,2.36206,Clear,2,1,0,park road,2275,2871,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241107678040862,44.354532309807837,971,103.2,10,10,2014-06-19 23:18:48.715-04,21.68,18,-1.38012,2.5431,1.11308,Clear,2,1,0,park road,2275,2872,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241107678040862,44.354532309807837,972,103.2,10,10,2014-06-19 23:18:52.281-04,21.39,18,-1.44415,2.72589,1.22859,Clear,2,1,0,park road,2275,2873,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24091003276407 7,44.355972446501255,973,111,10,9,2014-06-19 23:19:36.661-04,21.55,18,-1.52276,-2.53265,2.52674,Clear,2,1,0,park road,2275,2874,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240910032764077,44.355972446501255,974,111,10,9,2014-06-19 23:19:38.883-04,21.31,18,-1.41159,-2.51546,2.75302,Clear,2,1,0,park road,2275,2875,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240910032764077,44.355972446501255,975,111,10,9,2014-06-19 23:19:44.031-04,21.59,18,-1.53469,-2.19358,2.58963,Clear,2,1,0,park road,2275,2876,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240910032764077,44.355972446501255,976,111,10,9,2014-06-19 23:19:47.521-04,21.49,18,-1.53325,-1.3272,-2.96229,Clear,2,1,0,park road,2275,2877,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240910032764077,44.355972446501255,977,111,10,9,2014-06-19 23:19:51.267-04,21.32,18,-1.53628,1.93063,0.400891,Clear,2,1,0,park road,2275,2878,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240910032764077,44.355972446501255,978,111,10,9,2014-06-19 23:19:55.963-04,21.56,18,-1.44018,0.716467,-0.771056,Clear,2,1,0,park road,2275,2879,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240927383303642,44.356396570801735,979,113.7,5,9,2014-06-19 23:20:33.852-04,21.33,17.7,-1.53276,-2.58527,2.38069,Clear,2,1,0,park road,2275,2880,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240927383303642,44.356396570801735,980,113.7,5,9,2014-06-19 23:20:38.712-04,21.4,18,-1.55065,-0.642873,-1.99735,Clear,2,1,0,park road,2275,2881,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240927383303642,44.356396570801735,981,113.7,5,9,2014-06-19 23:20:42.146-04,21.41,18,-1.46987,2.2514,0.855249,Clear,2,1,0,park road,2275,2882,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240927383303642,44.356396570801735,982,113.7,5,9,2014-06-19 23:20:46.723-04,21.56,18,-1.54518,-0.896438,-2.03598,Clear,2,1,0,park road,2275,2883,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240927383303642,44.356396570801735,983,113.7,5,9,2014-06-19 23:20:49.802-04,21.33,18,-1.38069,-2.62532,2.41679,Clear,2,1,0,park road,2275,2884,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240927383303642,44.356396570801735,984,113.7,5,9,2014-06-19 23:20:54.603-04,21.51,18,-1.35596,2.63438,1.23753,Clear,2,1,0,park road,2275,2885,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24131035245955,44.35904139652848 2,985,115.6,10,9,2014-06-19 23:22:20.133-04,21.27,18,-1.4597,0.0362767,-1.22383,Clear,2,1,0,park road,2275,2886,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24131035245955,44.359041396528482,986,115.6,10,9,2014-06-19 23:22:32.114-04,21.42,18,-1.56235,-1.57867,-2.72852,Clear,2,1,0,park road,2275,2887,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24131035245955,44.359041396528482,987,115.6,10,9,2014-06-19 23:22:38.389-04,21.54,18,-1.47686,1.78536,0.906407,Clear,2,1,0,park road,2275,2888,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24131035245955,44.359041396528482,988,115.6,10,9,2014-06-19 23:22:41.686-04,21.3,18,-1.31608,2.1545,1.00095,Clear,2,1,0,park road,2275,2889,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24131035245955,44.359041396528482,989,115.6,10,9,2014-06-19 23:22:45.782-04,21.34,18,-1.49713,0.391717,-0.965676,Clear,2,1,0,park road,2275,2890,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.24131035245955,44.359041396528482,990,115.6,10,9,2014-06-19 23:22:51.959-04,21.46,18,-1.47542,2.91759,1.37288,Clear,2,1,0,park road,2275,2891,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241453180089593,44.361144709400833,991,134.4,10,9,2014-06-19 23:23:50.06-04,21.35,18,-1.53098,-1.99112,2.97823,Clear,2,1,0,park road,2275,2892,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241453180089593,44.361144709400833,992,134.4,10,9,2014-06-19 23:23:54.547-04,21.57,18,-1.49055,2.8352,1.86773,Clear,2,1,0,park road,2275,2893,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241453180089593,44.361144709400833,993,134.4,10,9,2014-06-19 23:23:58.425-04,21.35,18,-1.55295,3.1377,1.59182,Clear,2,1,0,park road,2275,2894,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241453180089593,44.361144709400833,994,134.4,10,9,2014-06-19 23:24:13.929-04,21.43,18,-1.47674,-3.01264,2.07612,Clear,2,1,0,park road,2275,2895,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241453180089593,44.361144709400833,995,134.4,10,9,2014-06-19 23:24:17.071-04,21.31,18,-1.48765,-2.07893,2.9668,Clear,2,1,0,park road,2275,2896,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,996,135.6,10,9,2014-06-19 23:25:31.391-04,21.32,18,-1.53012,1.76939,0.84551,Clear,2,1,0,park road,2275,2897,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,997,135.6,10,9,2014-06-19 23:25:36.218-04,21.62,18,-1.4706,-2.52798,2.82176,Clear,2,1,0,park road,2275,2898,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,998,135.6,10,9,2014-06-19 23:25:40.207-04,21.5,18,-1.44502,1.19104,0.227376,Clear,2,1,0,park road,2275,2899,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,999,135.6,10,9,2014-06-19 23:25:43.405-04,21.31,18,-1.52993,-0.10913,-1.11697,Clear,2,1,0,park road,2275,2900,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,1000,135.6,10,9,2014-06-19 23:25:47.452-04,21.29,18,-1.48307,2.17329,1.29761,Clear,2,1,0,park road,2275,2901,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,1001,135.6,10,9,2014-06-19 23:25:50.629-04,21.31,18,-1.5603,2.03754,1.08423,Clear,2,1,0,park road,2275,2902,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,1002,135.6,10,9,2014-06-19 23:25:55.349-04,21.43,18,-1.40063,2.30364,1.52492,Clear,2,1,0,park road,2275,2903,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,1003,135.6,10,9,2014-06-19 23:25:58.876-04,21.42,18,-1.50926,2.45571,1.54508,Clear,2,1,0,park road,2275,2904,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,1004,135.6,10,9,2014-06-19 23:26:03.866-04,21.4,18,-1.52917,2.12992,1.1827,Clear,2,1,0,park road,2275,2905,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,1005,135.6,10,9,2014-06-19 23:26:06.871-04,21.26,18,-1.45053,2.53365,1.68409,Clear,2,1,0,park road,2275,2906,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,1006,135.6,10,9,2014-06-19 23:26:10.472-04,21.47,18.3,-1.51632,-2.21576,3.11743,Clear,2,1,0,park road,2275,2907,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241368690505624,44.364510420709848,1007,135.6,10,9,2014-06-19 23:26:14.634-04,21.35,18.3,-1.50822,-0.518785,-1.54027,Clear,2,1,0,park road,2275,2908,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241305574774742,44.364864053204656,1008,145.5,5,10,2014-06-19 23:26:18.041-04,21.25,18,-1.54108,-1.81808,-2.79318,Clear,2,1,0,park road,2275,2909,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1009,146,5,10,2014-06-19 23:26:21.594-04,21.29,18,-1.525,-2.84453,2.49258,Clear,2,1,0,park road,2275,2910,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1010,146,5,10,2014-06-19 23:26:24.504-04,21.22,18.3,-1.54359,-2.97939,2.35857,Clear,2,1,0,park road,2275,2911,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1011,146,5,10,2014-06-19 23:26:29.046-04,21.37,18,-1.53751,1.32811,0.390003,Clear,2,1,0,park road,2275,2912,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1012,146,5,10,2014-06-19 23:26:32.574-04,21.41,18,-1.47741,-3.0517,2.33015,Clear,2,1,0,park road,2275,2913,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1013,146,5,10,2014-06-19 23:26:37.101-04,21.29,18.3,-1.41426,1.6883,0.88114,Clear,2,1,0,park road,2275,2914,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1014,146,5,10,2014-06-19 23:26:39.66-04,21.37,18.3,-1.38049,-0.581807,-1.74219,Clear,2,1,0,park road,2275,2915,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1015,146,5,10,2014-06-19 23:26:43.671-04,21.23,18,-1.43769,-3.05408,1.80866,Clear,2,1,0,park road,2275,2916,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1016,146,5,10,2014-06-19 23:26:47.421-04,21.32,18,-1.50356,0.7866,-0.735929,Clear,2,1,0,park road,2275,2917,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1017,146,5,10,2014-06-19 23:26:49.663-04,21.32,18,-1.55625,-1.57472,-3.08809,Clear,2,1,0,park road,2275,2918,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.241306580603123,44.364902903325856,1018,146,5,10,2014-06-19 23:26:51.893-04,21.46,18,-1.48288,-2.85107,1.96387,Clear,2,1,0,park road,2275,2919,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1019,147.7,10,9,2014-06-19 23:27:46.123-04,21.3,18,-1.50193,1.9301,1.01943,Clear,2,1,0,park road,2275,2920,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1020,147.7,10,9,2014-06-19 23:27:50.261-04,21.57,18,-1.4931,2.46672,1.6086,Clear,2,1,0,park road,2275,2921,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1021,147.7,10,9,2014-06-19 23:27:53.834-04,21.47,18,-1.51898,-2.1603,-3.11934,Clear,2,1,0,park road,2275,2922,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1022,147.7,10,9,2014-06-19 23:27:57.794-04,21.43,18,-1.45174,2.56146,1.75073,Clear,2,1,0,park road,2275,2923,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1023,147.7,10,9,2014-06-19 23:28:01.883-04,21.25,18,-1.48573,-2.48977,2.85985,Clear,2,1,0,park road,2275,2924,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1024,147.7,10,9,2014-06-19 23:28:04.976-04,21.32,18,-1.51774,-1.64329,-2.61073,Clear,2,1,0,park road,2275,2925,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1025,147.7,10,9,2014-06-19 23:28:10.188-04,21.52,18,-1.49368,-0.614482,-1.65535,Clear,2,1,0,park road,2275,2926,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1026,147.7,10,9,2014-06-19 23:28:13.242-04,21.16,18,-1.51637,-1.49513,-2.5267,Clear,2,1,0,park road,2275,2927,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1027,147.7,10,9,2014-06-19 23:28:16.513-04,21.19,18,-1.48913,-2.41959,2.98877,Clear,2,1,0,park road,2275,2928,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1028,147.7,10,9,2014-06-19 23:28:22.111-04,21.35,18,-1.4881,2.17102,0.665397,Clear,2,1,0,park road,2275,2929,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1029,147.7,10,9,2014-06-19 23:28:24.204-04,21.55,18,-1.42325,1.75093,0.211669,Clear,2,1,0,park road,2275,2930,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1030,147.7,10,9,2014-06-19 23:28:28.086-04,21.45,18,-1.43417,-2.89727,1.91362,Clear,2,1,0,park road,2275,2931,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240569978952408,44.366141748614609,1031,147.7,10,9,2014-06-19 23:28:31.805-04,21.25,18,-1.45646,0.675598,-0.966292,Clear,2,1,0,park road,2275,2932,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240526812151074,44.366298071108758,1032,144.2,5,10,2014-06-19 23:28:34.88-04,21.3,18,-1.48877,1.1668,-0.424977,Clear,2,1,0,park road,2275,2933,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240538965910673,44.366234829649329,1033,144.5,5,10,2014-06-19 23:28:39.03-04,21.35,18,-1.50707,1.98367,0.454033,Clear,2,1,0,park road,2275,2934,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.240549024194479,44.366173767484725,1034,144.6,5,9,2014-06-19 23:28:42.445-04,21.37,18,-1.43155,2.66572,1.18791,Clear,2,1,0,park road,2275,2935,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1035,146,10,9,2014-06-19 23:29:37.203-04,21.51,18,-1.50409,2.3128,1.69189,Clear,2,1,0,park road,2275,2936,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1036,146,10,9,2014-06-19 23:29:39.336-04,21.27,18,-1.40167,1.01277,0.271358,Clear,2,1,0,park road,2275,2937,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1037,146,10,9,2014-06-19 23:29:44.186-04,21.56,18,-1.51981,-1.32674,-2.32383,Clear,2,1,0,park road,2275,2938,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1038,146,10,9,2014-06-19 23:29:48.65-04,21.23,18,-1.51223,-2.61506,2.73952,Clear,2,1,0,park road,2275,2939,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1039,146,10,9,2014-06-19 23:29:51.744-04,21.06,18,-1.46497,1.49748,0.382513,Clear,2,1,0,park road,2275,2940,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1040,146,10,9,2014-06-19 23:29:54.314-04,21.3,18,-1.41976,1.68961,0.699533,Clear,2,1,0,park road,2275,2941,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1041,146,10,9,2014-06-19 23:29:58.162-04,21.46,18,-1.50299,1.63041,0.602494,Clear,2,1,0,park road,2275,2942,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1042,146,10,9,2014-06-19 23:30:01.67-04,21.31,18,-1.52785,-1.77,-2.9586,Clear,2,1,0,park road,2275,2943,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1043,146,10,9,2014-06-19 23:30:05.273-04,21.47,18,-1.3697,2.60655,1.40638,Clear,2,1,0,park road,2275,2944,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1044,146,10,9,2014-06-19 23:30:09.09-04,21.2,18,-1.48526,-1.61916,-2.63423,Clear,2,1,0,park road,2275,2945,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1045,146,10,9,2014-06-19 23:30:13.22-04,21.17,18,-1.47682,1.52983,0.54012,Clear,2,1,0,park road,2275,2946,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1046,146,10,9,2014-06-19 23:30:16.091-04,21.28,18,-1.51156,-0.69461,-1.76433,Clear,2,1,0,park road,2275,2947,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238812545314431,44.368721572682261,1047,146,10,9,2014-06-19 23:30:21.013-04,21.48,18,-1.51459,-2.062,-3.01375,Clear,2,1,0,park road,2275,2948,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238419098779559,44.368971143849194,1048,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:26.52-04,21.31,18,-1.50905,-1.50929,-2.50572,Clear,2,1,0,park road,2275,2949,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1049,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:29.202-04,21.31,18,-1.40282,1.77236,0.943801,Clear,2,1,0,park road,2275,2950,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1050,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:31.703-04,21.35,18,-1.4733,2.32176,1.41754,Clear,2,1,0,park road,2275,2951,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1051,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:35.011-04,21.24,18,-1.39203,-0.0648089,-1.49276,Clear,2,1,0,park road,2275,2952,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1052,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:38.323-04,21.08,18,-1.35872,0.78582,-0.368642,Clear,2,1,0,park road,2275,2953,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1053,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:42.496-04,21.59,18,-1.48373,-0.265771,-1.67625,Clear,2,1,0,park road,2275,2954,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1054,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:45.225-04,21.25,18,-1.49306,2.22378,0.810864,Clear,2,1,0,park road,2275,2955,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1055,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:49.315-04,21.37,18,-1.5153,1.81669,0.350041,Clear,2,1,0,park road,2275,2956,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1056,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:53.243-04,21.29,18,-1.45087,2.20844,0.812063,Clear,2,1,0,park road,2275,2957,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1057,136.7,5,10,2014-06-19 23:30:58.071-04,21.3,18,-1.50489,-0.151654,-1.67281,Clear,2,1,0,park road,2275,2958,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1058,136.7,5,10,2014-06-19 23:31:00.605-04,21.28,18,-1.53414,-0.276822,-1.86016,Clear,2,1,0,park road,2275,2959,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238411638885736,44.368980573490262,1059,136.7,5,10,2014-06-19 23:31:03.524-04,21.28,18,-1.45422,-1.66656,3.07586,Clear,2,1,0,park road,2275,2960,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238556226715446,44.368818760849535,1060,136.8,5,10,2014-06-19 23:31:05.075-04,21.42,18,-1.46841,-1.51899,-3.06525,Clear,2,1,0,park road,2275,2961,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238576846197248,44.368792064487934,1061,136.9,5,10,2014-06-19 23:31:07.383-04,21.07,18,-1.42415,-0.942127,-2.49891,Clear,2,1,0,park road,2275,2962,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238621773198247,44.368743365630507,1062,137,5,10,2014-06-19 23:31:11.503-04,21.4,18,-1.54802,-1.95508,2.89892,Clear,2,1,0,park road,2275,2963,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.238645661622286,44.368721363134682,1063,136.9,5,10,2014-06-19 23:31:14.532-04,21.27,18,-1.47703,0.464369,-1.01863,Clear,2,1,0,park road,2275,2964,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.23871330358088,44.368669982068241,1064,136.6,5,10,2014-06-19 23:31:18.341-04,21.38,18,-1.47731,1.53147,0.156998,Clear,2,1,0,park road,2275,2965,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.234445992857218,44.373386311344802,1065,114.1,10,9,2014-06-19 23:32:27.045-04,21.23,17.7,-1.46754,0.621094,0.734028,Clear,2,1,0,park road,2275,2966,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.234445992857218,44.373386311344802,1066,114.1,10,9,2014-06-19 23:32:29.641-04,21.33,17.7,-1.52391,-0.347971,-0.877272,Clear,2,1,0,park road,2275,2967,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.234445992857218,44.373386311344802,1067,114.1,10,9,2014-06-19 23:32:35.006-04,21.54,17.7,-1.39021,1.39135,3.087,Clear,2,1,0,park road,2275,2968,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.234445992857218,44.373386311344802,1068,114.1,10,9,2014-06-19 23:32:38.052-04,21.25,17.7,-1.47857,2.07391,-1.17822,Clear,2,1,0,park road,2275,2969,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.234445992857218,44.373386311344802,1069,114.1,10,9,2014-06-19 23:32:45.428-04,21.19,17.7,-1.5074,-1.91516,-0.285475,Clear,2,1,0,park road,2275,2970,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.234445992857218,44.373386311344802,1070,114.1,10,9,2014-06-19 23:32:49.159-04,21.33,17.7,-1.41189,2.12079,-1.9304,Clear,2,1,0,park road,2275,2971,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233652394264936,44.375624363310635,1071,106.8,5,10,2014-06-19 23:33:42.805-04,21.46,17.7,-1.46031,1.43433,-1.63322,Clear,2,1,0,park road,2275,2972,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1072,106.9,5,10,2014-06-19 23:33:46.994-04,21.4,17.7,-1.42876,2.3895,-0.355447,Clear,2,1,0,park road,2275,2973,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1073,106.9,5,10,2014-06-19 23:33:51.012-04,21.26,17.7,-1.49098,-2.22783,1.88566,Clear,2,1,0,park road,2275,2974,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1074,106.9,5,10,2014-06-19 23:33:54.332-04,21.08,17.7,-1.38517,2.01335,0.168611,Clear,2,1,0,park road,2275,2975,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1075,106.9,5,10,2014-06-19 23:33:57.187-04,21.3,17.7,-1.44368,2.38181,0.378137,Clear,2,1,0,park road,2275,2976,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1076,106.9,5,10,2014-06-19 23:34:01.091-04,21.27,17.7,-1.34344,0.864591,-2.33054,Clear,2,1,0,park road,2275,2977,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1077,106.9,5,10,2014-06-19 23:34:04.19-04,21.25,17.7,-1.4705,2.55342,-1.31793,Clear,2,1,0,park road,2275,2978,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1078,106.9,5,10,2014-06-19 23:34:07.907-04,21.2,17.7,-1.42037,1.57124,-2.20686,Clear,2,1,0,park road,2275,2979,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1079,106.9,5,10,2014-06-19 23:34:11.352-04,21.23,17.7,-1.49313,0.549568,-2.28918,Clear,2,1,0,park road,2275,2980,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1080,106.9,5,10,2014-06-19 23:34:15.226-04,21.45,17.7,-1.528,-0.927608,2.98225,Clear,2,1,0,park road,2275,2981,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1081,106.9,5,10,2014-06-19 23:34:19.058-04,21.23,18,-1.44645,0.727253,2.07253,Clear,2,1,0,park road,2275,2982,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1082,106.9,5,10,2014-06-19 23:34:22.238-04,21.46,18,-1.42531,1.5468,2.91927,Clear,2,1,0,park road,2275,2983,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1083,106.9,5,10,2014-06-19 23:34:25.405-04,21.18,18,-1.45008,1.31257,2.86527,Clear,2,1,0,park road,2275,2984,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233667314052582,44.37560164835304,1084,106.9,5,10,2014-06-19 23:34:29.458-04,21.21,18,-1.5053,0.287147,2.00954,Clear,2,1,0,park road,2275,2985,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233604114502668,44.375671804882586,1085,111.8,5,10,2014-06-19 23:34:40.847-04,21.07,18,-1.45173,2.66045,-2.36972,Clear,2,1,0,park road,2275,2986,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233440332114697,44.375881436280906,1086,110.2,5,10,2014-06-19 23:34:56.098-04,21.12,18,-1.51095,2.71432,-2.39692,Clear,2,1,0,park road,2275,2987,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233440332114697,44.375881436280906,1087,110.2,5,10,2014-06-19 23:34:57.594-04,21.06,18,-1.43251,2.6777,-2.48767,Clear,2,1,0,park road,2275,2988,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.23343220166862,44.375926614739001,1088,110.2,5,10,2014-06-19 23:35:01.876-04,21.41,18,-1.53626,-1.25009,0.182549,Clear,2,1,0,park road,2275,2989,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233460951596498,44.3759610224515 2,1089,109.7,5,10,2014-06-19 23:35:04.416-04,21.16,18,-1.41814,2.85234,-2.38042,Clear,2,1,0,park road,2275,2990,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233460951596498,44.37596102245152,1090,109.7,5,10,2014-06-19 23:35:07.389-04,21.06,18,-1.48071,2.57806,-1.45372,Clear,2,1,0,park road,2275,2991,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233149480074644,44.376542433165014,1091,106.4,5,10,2014-06-19 23:35:54.882-04,21.25,17.7,-1.45064,2.98845,-2.44469,Clear,2,1,0,park road,2275,2992,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233149480074644,44.376542433165014,1092,106.4,5,10,2014-06-19 23:35:57.924-04,21.12,17.7,-1.49278,2.46672,-2.5781,Clear,2,1,0,park road,2275,2993,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233149480074644,44.376542433165014,1093,106.4,5,10,2014-06-19 23:36:03.445-04,21.52,17.7,-1.52481,0.85404,2.96005,Clear,2,1,0,park road,2275,2994,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233149480074644,44.376542433165014,1094,106.4,5,10,2014-06-19 23:36:06.401-04,21.23,17.7,-1.48092,0.823574,-2.4837,Clear,2,1,0,park road,2275,2995,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.233149480074644,44.376542433165014,1095,106.4,5,10,2014-06-19 23:36:09.755-04,21.33,17.7,-1.44255,2.04937,-1.03362,Clear,2,1,0,park road,2275,2996,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.232009960338473,44.378194925375283,1096,102.6,10,10,2014-06-19 23:37:17.529-04,21.19,17.7,-1.52043,-0.244058,1.48408,Clear,2,1,0,park road,2275,2997,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.232009960338473,44.378194925375283,1097,102.6,10,10,2014-06-19 23:37:21.368-04,21.44,17.7,-1.45717,-2.76184,2.15967,Clear,2,1,0,park road,2275,2998,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.232009960338473,44.378194925375283,1098,102.6,10,10,2014-06-19 23:37:24.91-04,21.13,17.7,-1.50714,0.696147,-1.75997,Clear,2,1,0,park road,2275,2999,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.232009960338473,44.378194925375283,1099,102.6,10,10,2014-06-19 23:37:27.933-04,21.45,17.7,-1.5072,0.823574,2.78262,Clear,2,1,0,park road,2275,3000,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.232009960338473,44.378194925375283,1100,102.6,10,10,2014-06-19 23:37:32.007-04,21.25,17.7,-1.48991,1.92424,-0.516405,Clear,2,1,0,park road,2275,3001,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.232009960338473,44.378194925375283,1101,102.6,10,10,2014-06-19 23:37:34.908-04,21.3,17.7,-1.40992,1.54347,-1.26111,Clear,2,1,0,park road,2275,3002,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.232009960338473,44.378194925375283,1102,102.6,10,10,2014-06-19 23:37:38.769-04,21.4,17.7,-1.51075,-0.0819542,-3.10434,Clear,2,1,0,park road,2275,3003,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1103,99.2,5,9,2014-06-19 23:38:42.678-04,21.16,17.7,-1.52966,0.929482,3.11289,Clear,2,1,0,park road,2275,3004,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1104,99.2,5,9,2014-06-19 23:38:46.181-04,21.12,17.7,-1.40442,1.96341,-2.17501,Clear,2,1,0,park road,2275,3005,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1105,99.2,5,9,2014-06-19 23:38:47.741-04,21.12,17.7,-1.50594,3.06372,-0.950276,Clear,2,1,0,park road,2275,3006,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1106,99.2,5,9,2014-06-19 23:38:49.38-04,21.35,17.7,-1.43572,1.68196,-2.37849,Clear,2,1,0,park road,2275,3007,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1107,99.2,5,9,2014-06-19 23:38:51.095-04,21.35,17.7,-1.48389,3.09089,-0.967202,Clear,2,1,0,park road,2275,3008,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1108,99.2,5,9,2014-06-19 23:38:52.56-04,21.23,17.7,-1.54882,0.790606,-3.13816,Clear,2,1,0,park road,2275,3009,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1109,99.2,5,9,2014-06-19 23:38:56.106-04,21.16,17.7,-1.48213,-1.98174,0.403908,Clear,2,1,0,park road,2275,3010,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1110,99.2,5,9,2014-06-19 23:38:58.835-04,21.18,17.7,-1.50661,0.786819,3.12629,Clear,2,1,0,park road,2275,3011,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1111,99.2,5,9,2014-06-19 23:39:02.17-04,21.16,17.7,-1.49206,1.95184,-2.12211,Clear,2,1,0,park road,2275,3012,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1112,99.2,5,9,2014-06-19 23:39:04.911-04,21.14,17.7,-1.54114,-1.05237,1.31478,Clear,2,1,0,park road,2275,3013,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1113,99.2,5,9,2014-06-19 23:39:07.785-04,21.14,17.7,-1.50272,1.75691,-2.27571,Clear,2,1,0,park road,2275,3014,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22947334498167,44.378572865389287,1114,99.2,5,9,2014-06-19 23:39:14.698-04,21.29,17.7,-1.51481,2.22667,-1.75209,Clear,2,1,0,park road,2275,3015,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
```

```
-68.22947334498167,44.378572865389287,1115,99.2,5,9,2014-06-19 23:39:17.769-04,21.35,17.7,-1.56254,-2.04385,0.318385,Clear,2,1,0,park road,2275,3016,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.228942099958658,44.378469809889793,1116,99.5,5,10,2014-06-19 23:39:20.125-04,21.35,17.7,-1.47213,0.823574,-3.09205,Clear,2,1,0,park road,2275,3017,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.228942099958658,44.378469809889793,1117,99.5,5,10,2014-06-19 23:39:21.145-04,21.17,17.7,-1.53117,-2.55659,-0.180249,Clear,2,1,0,park road,2275,3018,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22892558760941,44.37846599612385,1118,99.4,5,10,2014-06-19 23:39:23.958-04,21.19,17.7,-1.42169,2.43293,-1.64621,Clear,2,1,0,park road,2275,3019,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22892558760941,44.37846599612385,1119,99.4,5,10,2014-06-19 23:39:25.741-04,21.19,17.7,-1.53661,-2.55659,-0.0739748,Clear,2,1,0,park road,2275,3020,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22892558760941,44.37846599612385,1120,99.4,5,10,2014-06-19 23:39:27.444-04,21.1,17.7,-1.5009,2.60959,-1.2205,Clear,2,1,0,park road,2275,3021,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22892558760941,44.37846599612385,1121,99.4,5,10,2014-06-19 23:39:29.286-04,21.1,17.7,-1.53492,-1.05237,1.54898,Clear,2,1,0,park road,2275,3022,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22892558760941,44.37846599612385,1122,99.4,5,10,2014-06-19 23:39:31.016-04,21.3,17.7,-1.48816,2.88752,-0.992056,Clear,2,1,0,park road,2275,3023,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22892558760941,44.37846599612385,1123,99.4,5,10,2014-06-19 23:39:34.012-04,21.17,17.7,-1.54475,-1.97838,0.518266,Clear,2,1,0,park road,2275,3024,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22892558760941,44.37846599612385,1124,99.4,5,10,2014-06-19 23:39:35.913-04,21.17,17.7,-1.51778,-1.73742,0.866106,Clear,2,1,0,park road,2275,3025,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.22892558760941,44.37846599612385,1125,99.4,5,10,2014-06-19 23:39:37.253-04,21.12,17.7,-1.47678,-0.230424,2.2542,Clear,2,1,0,park road,2275,3026,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.228584863245487,44.378336872905493,1126,97.5,5,9,2014-06-19 23:39:43.013-04,21.11,17.7,-1.49028,-0.704426,1.81828,Clear,2,1,0,park road,2275,3027,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.228550832718611,44.378322707489133,1127,97.1,5,9,2014-06-19 23:39:44.02-04,21.23,17.7,-1.4909,0.689923,3.11015,Clear,2,1,0,park road,2275,3028,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.228359473869205,44.378231512382627,1128,95.6,5,9,2014-06-19 23:39:56.823-04,21.04,17.7,-1.23119,0.505686,3.0606,Clear,2,1,0,park road,2275,3029,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.228267021477222,44.378199828788638,1129,95.9,5,9,2014-06-19 23:40:00.672-04,21.33,17.7,-1.54439,-0.539497,2.02392,Clear,2,1,0,park road,2275,3030,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.221978917717934,44.372596149332821,1130,59.7,5,9,2014-06-19 23:41:48.519-04,21.31,17.7,-1.37935,0.387909,2.41681,Clear,2,1,0,park road,2275,3031,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.221962824463844,44.37260071747005,1131,59.6,5,9,2014-06-19 23:41:55.203-04,21.44,17.7,-1.55362,2.89387,-2.38506,Clear,2,1,0,park road,2275,3032,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.221962824463844,44.37260071747005,1132,59.6,5,9,2014-06-19 23:41:57.551-04,21.25,17.7,-1.50333,3.14062,-1.837,Clear,2,1,0,park road,2275,3033,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.221962824463844,44.37260071747005,1133,59.6,5,9,2014-06-19 23:42:01.553-04,21.18,17.7,-1.46164,-0.942127,1.53717,Clear,2,1,0,park road,2275,3034,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.2146639470011,44.372979956679046,1134,19.1,10,8,2014-06-19 23:45:15.596-04,21.18,18,-1.4946,-0.104149,2.29461,Clear,2,1,0,park road,2275,3035,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.2146639470011,44.372979956679046,1135,19.1,10,8,2014-06-19 23:45:19.179-04,21.2,18.3,-1.50049,-2.92393,-0.865239,Clear,2,1,0,park road,2275,3036,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.2146639470011,44.372979956679046,1136,19.1,10,8,2014-06-19 23:45:25.407-04,21.16,18.3,-1.46936,-2.33136,1.77844,Clear,2,1,0,park road,2275,3037,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.213399536907673,44.372357558459044,1137,11.4,10,9,2014-06-19 23:46:19.102-04,21.25,18.6,-1.49072,1.79011,-1.1386,Clear,2,1,0,park road,2275,3038,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.213399536907673,44.372357558459044,1138,11.4,10,9,2014-06-19 23:46:21.523-04,21.4,18.6,-1.48942,-1.95225,2.52119,Clear,2,1,0,park road,2275,3039,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.213399536907673,44.372357558459044,1139,11.4,10,9,2014-06-19 23:46:24.786-04,21.33,18.6,-1.50517,2.39959,0.955608,Clear,2,1,0,park road,2275,3040,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.213399536907673,44.372357558459044,1140,11.4,10,9,2014-06-19 23:46:28.667-04,21.21,18.6,-1.46567,-0.718784,2.0158,Clear,2,1,0,park road,2275,3041,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.213399536907673,44.372357558459044,1141,11.4,10,9,2014-06-19 23:46:33.325-04,21.34,18.6,-1.53236,-0.290451,2.43857,Clear,2,1,0,park road,2275,3042,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.213399536907673,44.372357558459044,1142,11.4,10,9,2014-06-19 23:46:36.475-04,21.25,18.6,-1.46478,1.47198,-2.32564,Clear,2,1,0,park road,2275,3043,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.213399536907673,44.372357558459044,1143,11.4,10,9,2014-06-19 23:46:49.292-04,21.13,18.6,-1.49914,1.28584,-2.12009,Clear,2,1,0,park road,2275,3044,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.213399536907673,44.372357558459044,1144,11.4,10,9,2014-06-19 23:46:54.761-04,21.26,18.6,-1.48851,3.09089,1.30705,Clear,2,1,0,park road,2275,3045,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.21252027526497,44.371822751127183,1145,10.4,5,10,2014-06-19 23:47:36.11-04,21.3,18.6,-1.50001,-0.411949,1.56981,Clear,2,1,0,park road,2275,3046,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.21252027526497,44.371822751127183,1146,10.4,5,10,2014-06-19 23:47:44.986-04,21.19,18.6,-1.525,1.30623,3.00935,Clear,2,1,0,park road,2275,3047,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.21252027526497,44.371822751127183,1147,10.4,5,10,2014-06-19 23:47:48.621-04,21.29,18.6,-1.39724,2.0665,-2.82545,Clear,2,1,0,park road,2275,3048,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.21252027526497,44.371822751127183,1148,10.4,5,10,2014-06-19 23:47:49.997-04,21.26,18.6,-1.46164,2.38319,-2.62802,Clear,2,1,0,park road,2275,3049,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.21252027526497,44.371822751127183,1149,10.4,5,10,2014-06-19 23:47:53.912-04,21.32,18.6,-1.49895,-2.19231,-0.530289,Clear,2,1,0,park road,2275,3050,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.21252027526497,44.371822751127183,1150,10.4,5,10,2014-06-19 23:47:58.596-04,21.51,18.6,-1.48903,-1.13135,1.49967,Clear,2,1,0,park road,2275,3051,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.21252027526497,44.371822751127183,1151,10.4,5,10,2014-06-19 23:48:01.808-04,20.83,18.6,-1.48513,2.07819,-2.36815,Clear,2,1,0,park road,2275,3052,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.21252027526497,44.371822751127183,1152,10.4,5,10,2014-06-19 23:48:07.65-04,21.08,18.6,-1.44977,-2.72407,-1.12856,Clear,2,1,0,park road,2275,3053,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.21252027526497,44.371822751127183,1153,10.4,5,10,2014-06-19 23:48:09.887-04,21.22,18.6,-1.50497,-2.82109,-1.15345,Clear,2,1,0,park road,2275,3054,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.209323920309544,44.371050694026053,1154,5.60001,10,9,2014-06-19 23:49:12.601-04,21.22,18.6,-1.51374,3.06926,-2.19002,Clear,2,1,0,park road,2275,3055,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.209323920309544,44.371050694026053,1155,5.60001,10,9,2014-06-19 23:49:15.221-04,21.24,18.6,-1.50377,-2.57155,-1.59777,Clear,2,1,0,park road,2275,3056,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.209323920309544,44.371050694026053,1156,5.60001,10,9,2014-06-19 23:49:19.312-04,21.29,18.6,-1.48712,2.89606,-1.96142,Clear,2,1,0,park road,2275,3057,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.209323920309544,44.371050694026053,1157,5.60001,10,9,2014-06-19 23:49:22.215-04,21.2,18.6,-1.49368,2.87006,-1.99059,Clear,2,1,0,park road,2275,3058,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.209323920309544,44.371050694026053,1158,5.60001,10,9,2014-06-19 23:49:25.273-04,21.22,18.6,-1.4443,2.93717,-2.02383,Clear,2,1,0,park road,2275,3059,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.209323920309544,44.371050694026053,1159,5.60001,10,9,2014-06-19 23:49:29.015-04,21.3,18.6,-1.44043,-0.655608,1.33874,Clear,2,1,0,park road,2275,3060,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1160,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:27.19-04,21.31,18.6,-1.51795,1.78273,-2.69401,Clear,2,1,0,park road,2275,3061,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1161,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:29.488-04,21.2,18.6,-1.49997,2.19985,-2.36651,Clear,2,1,0,park road,2275,3062,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1162,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:32.543-04,21.35,18.6,-1.33929,3.10626,-1.89489,Clear,2,1,0,park road,2275,3063,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1163,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:35.684-04,21.17,18.6,-1.40792,2.80469,-1.9478,Clear,2,1,0,park road,2275,3064,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1164,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:39.59-04,20.97,18.6,-1.49418,2.70135,-1.57792,Clear,2,1,0,park road,2275,3065,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1165,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:41.538-04,21.1,18.6,-1.46595,1.65453,-2.58941,Clear,2,1,0,park road,2275,3066,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1166,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:44.379-04,21.1,18.6,-1.38556,2.22794,-2.47599,Clear,2,1,0,park road,2275,3067,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1167,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:46.476-04,21.5,18.6,-1.4885,2.58273,-1.92766,Clear,2,1,0,park road,2275,3068,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1168,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:48.858-04,21.2,18.6,-1.44649,2.55344,-2.10114,Clear,2,1,0,park road,2275,3069,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.20687866769731,44.369954760186374,1169,2.60001,10,9,2014-06-19 23:50:51.597-04,21.23,18.6,-1.48674,2.39317,-2.08657,Clear,2,1,0,park road,2275,3070,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.206461248919368,44.369737836532295,1170,1.5,5,9,2014-06-19 23:50:55.417-04,21.22,18.6,-1.31017,2.57603,-2.29491,Clear,2,1,0,park road,2275,3071,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.206440126523376,44.369727107696235,1171,1.5,5,9,2014-06-19 23:50:59.107-04,20.84,18.6,-1.46786,2.45108,-3.06715,Clear,2,1,0,park road,2275,3072,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.206440126523376,44.369727107696235,1172,1.5,5,9,2014-06-19 23:51:01.649-04,21.47,18.6,-1.52671,1.57236,2.47502,Clear,2,1,0,park road,2275,3073,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.206440126523376,44.369727107696235,1173,1.5,5,9,2014-06-19 23:51:05.515-04,21.17,19,-1.46713,2.49163,-3.09122,Clear,2,1,0,park road,2275,3074,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.206440126523376,44.369727107696235,1174,1.5,5,9,2014-06-19 23:51:08.465-04,21.32,18.6,-1.55234,2.21492,2.98409,Clear,2,1,0,park road,2275,3075,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.206440126523376,44.369727107696235,1175,1.5,5,9,2014-06-19 23:51:12.747-04,21.2,18.6,-1.49242,1.76899,2.71494,Clear,2,1,0,park road,2275,3076,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.203786248341203,44.362444155849516,1176,2.60001,10,8,2014-06-19 23:53:04.324-04,21.22,18.6,-1.48439,2.95279,-1.9742,Clear,2,1,0,park road,2275,3077,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.203786248341203,44.362444155849516,1177,2.60001,10,8,2014-06-19 23:53:07.898-04,21.24,18.6,-1.4623,3.10257,-1.86208,Clear,2,1,0,park road,2275,3078,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.203786248341203,44.362444155849516,1178,2.60001,10,8,2014-06-19 23:53:10.896-04,21.25,18.6,-1.46178,-2.9523,-1.64568,Clear,2,1,0,park road,2275,3079,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.203786248341203,44.362444155849516,1179,2.60001,10,8,2014-06-19 23:53:17.798-04,21.41,18.6,-1.46505,2.98845,-1.40224,Clear,2,1,0,park road,2275,3080,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.203786248341203,44.362444155849516,1180,2.60001,10,8,2014-06-19 23:53:22.265-04,21.4,18.6,-1.40311,2.62904,-2.75728,Clear,2,1,0,park road,2275,3081,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.201045198366046,44.359086030162871,1181,28.1,10,7,2014-06-19 23:54:27.897-04,21.2,18.6,-1.45796,2.7741,-2.22776,Clear,2,1,0,park road,2275,3082,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.201045198366046,44.359086030162871,1182,28.1,10,7,2014-06-19 23:54:34.07-04,21.27,18.6,-1.54078,-2.16181,-1.21519,Clear,2,1,0,park road,2275,3083,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.201045198366046,44.359086030162871,1183,28.1,10,7,2014-06-19 23:54:37.093-04,21.43,18.6,-1.36535,-1.18713,1.81076,Clear,2,1,0,park road,2275,3084,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.196445126086473,44.361858512274921,1184,20.2,10,9,2014-06-19 23:56:12.773-04,21.11,19,-1.49854,-2.47686,-0.833808,Clear,2,1,0,park road,2275,3085,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.196445126086473,44.361858512274921,1185,20.2,10,9,2014-06-19 23:56:15.748-04,21.12,19,-1.54169,1.57302,-2.94224,Clear,2,1,0,park road,2275,3086,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.196445126086473,44.361858512274921,1186,20.2,10,9,2014-06-19 23:56:18.772-04,21.13,19,-1.53025,2.21461,-2.36669,Clear,2,1,0,park road,2275,3087,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.196445126086473,44.361858512274921,1187,20.2,10,9,2014-06-19 23:56:23.773-04,21.29,19,-1.48292,0.165888,2.09743,Clear,2,1,0,park road,2275,3088,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.196445126086473,44.361858512274921,1188,20.2,10,9,2014-06-19 23:56:26.232-04,20.98,19,-1.50873,0.589505,2.39059,Clear,2,1,0,park road,2275,3089,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.196193668991327,44.362009135074914,1189,23.8,5,9,2014-06-19 23:57:00.151-04,21.06,19.3,-1.50698,-1.28534,0.0685693,Clear,2,1,0,park road,2275,3090,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.196193668991327,44.362009135074914,1190,23.8,5,9,2014-06-19 23:57:17.904-04,21.13,19.3,-1.3063,2.97348,-2.43037,Clear,2,1,0,park road,2275,3091,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.196193668991327,44.362009135074914,1191,23.8,5,9,2014-06-19 23:57:24.669-04,21.26,19.3,-1.49861,-2.19726,-0.985342,Clear,2,1,0,park road,2275,3092,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.196193668991327,44.362009135074914,1192,23.8,5,9,2014-06-19 23:57:27.819-04,21.18,19.3,-1.53594,-2.09259,-0.793579,Clear,2,1,0,park road,2275,3093,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.196193668991327,44.362009135074914,1193,23.8,5,9,2014-06-19 23:57:42.776-04,21.09,19.3,-1.46166,1.14182,2.57166,Clear,2,1,0,park road,2275,3094,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.196193668991327,44.362009135074914,1194,23.8,5,9,2014-06-19 23:57:44.846-04,21.17,19.3,-1.5166,2.74616,-2.30585,Clear,2,1,0,park road,2275,3095,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.196193668991327,44.362009135074914,1195,23.8,5,9,2014-06-19 23:57:48.874-04,21.13,19.3,-1.48202,-2.03549,-0.856069,Clear,2,1,0,park road,2275,3096,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1196,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:27.262-04,21.13,19,-1.53461,1.57253,2.96278,Clear,2,1,0,park road,2275,3097,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1197,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:30.689-04,21.1,19,-1.33909,2.3932,-2.7317,Clear,2,1,0,park road,2275,3098,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1198,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:32.349-04,21.2,19,-1.44397,-0.342706,1.34387,Clear,2,1,0,park road,2275,3099,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1199,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:35.966-04,21.37,19,-1.46496,2.44162,-2.57745,Clear,2,1,0,park road,2275,3100,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1200,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:38.799-04,20.99,19,-1.41863,2.37373,-2.63907,Clear,2,1,0,park road,2275,3101,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1201,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:41.073-04,21.11,19,-1.51611,2.25668,-2.67464,Clear,2,1,0,park road,2275,3102,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1202,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:44.135-04,21.14,19,-1.53092,-2.03679,-0.679145,Clear,2,1,0,park road,2275,3103,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1203,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:47.135-04,20.95,19,-1.50787,1.64313,3.02442,Clear,2,1,0,park road,2275,3104,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1204,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:50.212-04,21.08,19,-1.49702,2.87006,-2.18599,Clear,2,1,0,park road,2275,3105,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.195750098675489,44.362336616031826,1205,24.4,5,9,2014-06-19 23:58:53.515-04,20.9,19,-1.43104,2.63185,-2.47653,Clear,2,1,0,park road,2275,3106,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194825574755669,44.362792382016778,1206,26.1,5,9,2014-06-20 00:00:46.651-04,21.13,18.6,-1.49231,2.35619,-2.62255,Clear,2,1,0,park road,2275,3107,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194825574755669,44.362792382016778,1207,26.1,5,9,2014-06-20 00:00:49.718-04,20.93,18.6,-1.46713,2.59461,-2.45723,Clear,2,1,0,park road,2275,3108,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194825574755669,44.362792382016778,1208,26.1,5,9,2014-06-20 00:00:52.348-04,21.41,18.6,-1.38294,2.81232,-2.32159,Clear,2,1,0,park road,2275,3109,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194825574755669,44.362792382016778,1209,26.1,5,9,2014-06-20 00:00:54.658-04,20.98,18.6,-1.49574,2.26566,-2.6903,Clear,2,1,0,park road,2275,3110,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194825574755669,44.362792382016778,1210,26.1,5,9,2014-06-20 00:00:56.717-04,20.98,18.6,-1.38718,2.14727,-2.8172,Clear,2,1,0,park road,2275,3111,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194825574755669,44.362792382016778,1211,26.1,5,9,2014-06-20 00:00:58.6-04,21.21,18.6,-1.47975,1.40663,2.92182,Clear,2,1,0,park road,2275,3112,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194825574755669,44.362792382016778,1212,26.1,5,9,2014-06-20 00:01:00.587-04,20.87,18.6,-1.45366,2.88063,-2.16416,Clear,2,1,0,park road,2275,3113,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194825574755669,44.362792382016778,1213,26.1,5,9,2014-06-20 00:01:04.545-04,21.23,18.6,-1.45772,2.22879,-2.71145,Clear,2,1,0,park road,2275,3114,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194403210654855,44.363005701452494,1214,27.8,5,9,2014-06-20 00:01:07.28-04,21.07,18.6,-1.47936,2.32176,-2.62761,Clear,2,1,0,park road,2275,3115,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194370772689581,44.363017394207418,1215,27.8,5,9,2014-06-20 00:01:09.22-04,20.99,18.6,-1.49545,-3.08701,-1.78405,Clear,2,1,0,park road,2275,3116,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194354930892587,44.363022088073194,1216,27.8,5,9,2014-06-20 00:01:12.33-04,21.18,18.6,-1.50264,-2.63036,-1.30077,Clear,2,1,0,park road,2275,3117,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194354930892587,44.363022088073194,1217,27.8,5,9,2014-06-20 00:01:15.024-04,21.18,18.6,-1.29699,3.10497,-2.22167,Clear,2,1,0,park road,2275,3118,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194354930892587,44.363022088073194,1218,27.8,5,9,2014-06-20 00:01:17.453-04,21.2,18.6,-1.4677,0.04232,1.62891,Clear,2,1,0,park road,2275,3119,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194354930892587,44.363022088073194,1219,27.8,5,9,2014-06-20 00:01:23.373-04,20.97,18.6,-1.46585,2.62692,-2.48232,Clear,2,1,0,park road,2275,3120,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.194354930892587,44.363022088073194,1220,27.8,5,9,2014-06-20 00:01:45.014-04,20.73,18.6,-1.40746,2.76542,-2.31172,Clear,2,1,0,park road,2275,3121,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193846400827169,44.363140817731619,1221,30.8,5,9,2014-06-20 00:01:49.097-04,21.13,18.6,-1.41657,2.30863,-2.59638,Clear,2,1,0,park road,2275,3122,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1222,30.9,5,9,2014-06-20 00:01:57.2-04,21.1,18.6,-1.48781,1.44185,3.06347,Clear,2,1,0,park road,2275,3123,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1223,30.9,5,9,2014-06-20 00:01:59.39-04,21.11,18.6,-1.42578,3.11999,-1.85591,Clear,2,1,0,park road,2275,3124,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1224,30.9,5,9,2014-06-20 00:02:01.994-04,21,18.6,-1.48918,-2.784,-1.35616,Clear,2,1,0,park road,2275,3125,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1225,30.9,5,9,2014-06-20 00:02:04.484-04,21,18.6,-1.52935,-2.852,-1.25184,Clear,2,1,0,park road,2275,3126,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1226,30.9,5,9,2014-06-20 00:02:05.938-04,21.2,18.6,-1.43952,-2.79339,-1.41374,Clear,2,1,0,park road,2275,3127,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1227,30.9,5,9,2014-06-20 00:02:07.635-04,21.2,18.6,-1.52893,-2.07184,-0.441976,Clear,2,1,0,park road,2275,3128,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1228,30.9,5,9,2014-06-20 00:02:09.621-04,21.18,18.6,-1.39498,2.94385,-1.99476,Clear,2,1,0,park road,2275,3129,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1229,30.9,5,9,2014-06-20 00:02:11.445-04,21.18,18.6,-1.47812,3.06119,-1.70084,Clear,2,1,0,park road,2275,3130,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1230,30.9,5,9,2014-06-20 00:02:13.03-04,21.11,18.6,-1.49312,-2.99358,-1.44814,Clear,2,1,0,park road,2275,3131,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1231,30.9,5,9,2014-06-20 00:02:14.692-04,21.11,18.6,-1.44592,3.14112,-1.71876,Clear,2,1,0,park road,2275,3132,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193828044459224,44.363142997026443,1232,30.9,5,9,2014-06-20 00:02:16.2-04,21.13,18.6,-1.27089,2.96466,-2.1913,Clear,2,1,0,park road,2275,3133,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193321106955409,44.363153055310249,1233,33.3,5,9,2014-06-20 00:02:17.577-04,20.99,18.6,-1.29761,2.15223,-2.68292,Clear,2,1,0,park road,2275,3134,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193284813314676,44.363147984258831,1234,33.4,5,9,2014-06-20 00:02:19.659-04,20.99,18.6,-1.50812,2.21445,-2.43275,Clear,2,1,0,park road,2275,3135,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1235,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:21.685-04,21.17,18.6,-1.52712,2.35619,-2.2781,Clear,2,1,0,park road,2275,3136,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1236,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:23.381-04,21.17,18.6,-1.54271,2.52092,-2.07701,Clear,2,1,0,park road,2275,3137,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1237,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:24.943-04,21.07,18.6,-1.48443,3.0933,-1.67282,Clear,2,1,0,park road,2275,3138,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1238,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:30.128-04,20.67,18.6,-1.51924,0.133713,1.89645,Clear,2,1,0,park road,2275,3139,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1239,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:31.842-04,20.67,18.6,-1.40677,1.72664,-2.95616,Clear,2,1,0,park road,2275,3140,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1240,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:33.899-04,21.33,18.6,-1.42158,2.55344,-2.25175,Clear,2,1,0,park road,2275,3141,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1241,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:35.92-04,21.25,18.6,-1.49885,-2.4238,-0.738138,Clear,2,1,0,park road,2275,3142,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1242,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:50.056-04,21.26,18.6,-1.38261,2.85408,-2.02974,Clear,2,0,0,park road,2275,3143,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1243,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:52.209-04,21.26,18.6,-1.45568,2.91914,-1.86741,Clear,2,0,0,park road,2275,3144,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1244,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:54.648-04,21.4,18.6,-1.46265,3.10402,-1.67569,Clear,2,0,0,park road,2275,3145,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1245,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:56.443-04,21.4,18.6,-1.32094,2.44868,-2.4204,Clear,2,0,0,park road,2275,3146,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1246,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:57.706-04,21.15,18.6,-1.4275,2.3108,-2.37626,Clear,2,0,0,park road,2275,3147,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1247,33.5,5,9,2014-06-20 00:02:59.657-04,20.91,18.6,-1.42976,-2.66489,-1.13941,Clear,2,0,0,park road,2275,3148,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1248,33.5,5,9,2014-06-20 00:03:01.306-04,20.91,18.6,-1.47811,2.45917,-2.16211,Clear,2,0,0,park road,2275,3149,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1249,33.5,5,9,2014-06-20 00:03:02.711-04,20.91,18.6,-1.45632,2.64744,-2.0815,Clear,2,0,0,park road,2275,3150,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1250,33.5,5,9,2014-06-20 00:03:04.404-04,21.25,18.3,-1.48391,2.87486,-1.7977,Clear,2,0,0,park road,2275,3151,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.193266876041889,44.363145385868847,1251,33.5,5,9,2014-06-20 00:03:06.292-04,21.22,18.3,-1.46707,0.670356,2.59395,Clear,2,0,0,park road,2275,3152,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1252,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:38.384-04,21.15,18.3,-1.47485,1.67116,-2.83408,Clear,2,0,0,park road,2275,3153,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1253,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:40.21-04,21.37,18.3,-1.48354,3.00546,-1.62724,Clear,2,0,0,park road,2275,3154,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1254,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:42.388-04,21.37,18.3,-1.51552,3.07406,-1.49565,Clear,2,0,0,park road,2275,3155,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1255,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:43.963-04,21.06,18.3,-1.52455,2.67732,-1.86306,Clear,2,0,0,park road,2275,3156,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1256,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:45.666-04,21.06,18.3,-1.43863,2.58286,-2.13919,Clear,2,0,0,park road,2275,3157,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1257,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:47.04-04,21.27,18.3,-1.43055,-2.78758,-1.25811,Clear,2,0,0,park road,2275,3158,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1258,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:48.461-04,21.27,18.3,-1.39426,2.16632,-2.46654,Clear,2,0,0,park road,2275,3159,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1259,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:49.81-04,21.1,18.3,-1.38763,3.10286,-1.73413,Clear,2,0,0,park road,2275,3160,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1260,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:51.252-04,21.1,18.3,-1.54406,2.99783,-1.41528,Clear,2,0,0,park road,2275,3161,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1261,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:52.691-04,21.12,18.3,-1.40093,2.68864,-2.11796,Clear,2,0,0,park road,2275,3162,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1262,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:54.308-04,21.12,18.3,-1.42015,-2.98131,-1.44148,Clear,2,0,0,park road,2275,3163,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1263,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:58.037-04,21.12,18.3,-1.43984,2.3366,-2.22422,Clear,2,0,0,park road,2275,3164,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1264,36.6,5,10,2014-06-20 00:03:59.945-04,21.14,18.3,-1.50363,2.03489,-2.36155,Clear,2,0,0,park road,2275,3165,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1265,36.6,5,10,2014-06-20 00:04:01.533-04,21.14,18.3,-1.41674,3.0086,-1.71153,Clear,2,0,0,park road,2275,3166,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192785251885653,44.363039312884212,1266,36.6,5,10,2014-06-20 00:04:03.031-04,21.15,18.3,-1.47339,-2.8367,-1.11135,Clear,2,0,0,park road,2275,3167,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192371353507042,44.362817360088229,1267,40.4,5,10,2014-06-20 00:04:04.175-04,21.15,18.3,-1.38096,2.71071,-2.04268,Clear,2,0,0,park road,2275,3168,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192371353507042,44.362817360088229,1268,40.4,5,10,2014-06-20 00:04:05.699-04,21.07,18.3,-1.46743,2.49794,-2.06835,Clear,2,0,0,park road,2275,3169,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192346123978496,44.362798291258514,1269,40.5,5,10,2014-06-20 00:04:06.887-04,21.07,18.3,-1.37079,2.47676,-2.24849,Clear,2,0,0,park road,2275,3170,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.192346123978496,44.362798291258514,1270,40.5,5,10,2014-06-20 00:04:07.982-04,21.07,18.3,-1.4403,1.66471,-2.87237,Clear,2,0,0,park road,2275,3171,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.19233215847611,44.362788191065192,1271,40.6,5,10,2014-06-20 00:04:42.014-04,21.19,18.3,-1.40995,2.99932,-1.83433,Clear,2,0,0,park road,2275,3172,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.19233215847611,44.362788191065192,1272,40.6,5,10,2014-06-20 00:04:43.494-04,21.41,18.3,-1.44249,2.65308,-2.01583,Clear,2,0,0,park road,2275,3173,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.19233215847611,44.362788191065192,1273,40.6,5,10,2014-06-20 00:04:46.538-04,21,18.3,-1.46096,2.95279,-1.70338,Clear,2,0,0,park road,2275,3174,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.19233215847611,44.362788191065192,1274,40.6,5,10,2014-06-20 00:04:49.426-04,21.2,18.3,-1.5362,2.67717,-1.76989,Clear,2,0,0,park road,2275,3175,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.19233215847611,44.362788191065192,1275,40.6,5,10,2014-06-20 00:04:52.089-04,21.11,18.3,-1.36114,2.95308,-1.92729,Clear,2,0,0,park road,2275,3176,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.19233215847611,44.362788191065192,1276,40.6,5,10,2014-06-20 00:04:55.162-04,21.13,18.3,-1.43282,-2.89707,-1.33939,Clear,2,0,0,park road,2275,3177,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.19233215847611,44.362788191065192,1277,40.6,5,10,2014-06-20 00:04:58.244-04,21,18.3,-1.39169,2.71071,-2.0326,Clear,2,0,0,park road,2275,3178,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.19233215847611,44.362788191065192,1278,40.6,5,10,2014-06-20 00:05:01.101-04,21.19,18.3,-1.46187,-2.88161,-1.24539,Clear,2,0,0,park road,2275,3179,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.19233215847611,44.362788191065192,1279,40.6,5,10,2014-06-20 00:05:05.216-04,21.14,18.3,-1.34176,2.84164,-2.04026,Clear,2,0,0,park road,2275,3180,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191935159265995,44.362527849152684,1280,43.9,5,10,2014-06-20 00:05:08.354-04,21.17,18.3,-1.3895,2.66703,-2.05319,Clear,2,0,0,park road,2275,3181,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191923005506396,44.362515066750348,1281,44,5,10,2014-06-20 00:05:12.466-04,21.17,18.3,-1.44898,-3.03157,-1.31964,Clear,2,0,0,park road,2275,3182,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191923005506396,44.362515066750348,1282,44,5,10,2014-06-20 00:05:14.499-04,21.19,18.3,-1.55378,2.036,-2.29894,Clear,2,0,0,park road,2275,3183,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191923005506396,44.362515066750348,1283,44,5,10,2014-06-20 00:05:20.518-04,21.19,18,-1.4914,-2.19726,-0.298341,Clear,2,0,0,park road,2275,3184,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191923005506396,44.362515066750348,1284,44,5,10,2014-06-20 00:05:24.247-04,21.2,18,-1.35594,2.69798,-2.13368,Clear,2,0,0,park road,2275,3185,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191923005506396,44.362515066750348,1285,44,5,10,2014-06-20 00:05:27.6-04,21.1,18,-1.37353,2.89636,-1.93524,Clear,2,0,0,park road,2275,3186,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191923005506396,44.362515066750348,1286,44,5,10,2014-06-20 00:05:30.398-04,21.14,18,-1.40154,3.14121,-1.64556,Clear,2,0,0,park road,2275,3187,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191923005506396,44.362515066750348,1287,44,5,10,2014-06-20 00:05:34.359-04,21.25,18,-1.49386,3.08823,-1.4511,Clear,2,0,0,park road,2275,3188,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191923005506396,44.362515066750348,1288,44,5,10,2014-06-20 00:05:37.369-04,21.29,18,-1.39366,2.60563,-2.10036,Clear,2,0,0,park road,2275,3189,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191565852612257,44.362260759808123,1289,47.5,5,9,2014-06-20 00:05:40.565-04,21.18,18,-1.35742,2.81963,-1.97944,Clear,2,0,0,park road,2275,3190,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191522937268019,44.362237793393433,1290,47.9,5,10,2014-06-20 00:05:43.659-04,21.01,18,-1.4659,2.56352,-1.9825,Clear,2,0,0,park road,2275,3191,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191522937268019,44.362237793393433,1291,47.9,5,10,2014-06-20 00:06:24.404-04,21.19,18,-1.51124,-1.85042,-0.0194574,Clear,2,0,0,park road,2275,3192,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191522937268019,44.362237793393433,1292,47.9,5,10,2014-06-20 00:06:26.968-04,21.24,18,-1.4224,2.54042,-2.25814,Clear,2,0,0,park road,2275,3193,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191522937268019,44.362237793393433,1293,47.9,5,10,2014-06-20 00:06:29.692-04,21.3,18,-1.48467,2.56997,-2.04506,Clear,2,0,0,park road,2275,3194,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
```

-68.191522937268019,44.362237793393433,1294,47.9,5,10,2014-06-20 00:06:33.109-04,21.2,18,-1.41323,2.78837,-2.02031,Clear,2,0,0,park road,2275,3195,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191522937268019,44.362237793393433,1295,47.9,5,10,2014-06-20 00:06:36.942-04,21.17,18,-1.52517,-2.67951,-0.705784,Clear,2,0,0,park road,2275,3196,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191522937268019,44.362237793393433,1296,47.9,5,10,2014-06-20 00:06:39.788-04,21.14,18,-1.36552,-0.982886,1.77285,Clear,2,0,0,park road,2275,3197,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.191522937268019,44.362237793393433,1297,47.9,5,10,2014-06-20 00:06:42.741-04,21.17,18,-1.50946,-0.390144,1.82086,Clear,2,0,0,park road,2275,3198,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190994961187243,44.361932608298957,1298,50.9,5,10,2014-06-20 00:06:58.439-04,21.22,18,-1.39837,1.54986,-3.04037,Clear,2,0,0,park road,2275,3199,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190964451059699,44.361914377659559,1299,51,5,10,2014-06-20 00:07:00.631-04,21.08,18,-1.42079,-0.821117,1.33195,Clear,2,0,0,park road,2275,3200,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190932432189584,44.361899122595787,1300,51,5,10,2014-06-20 00:07:02.767-04,21.25,18,-1.52329,0.95308,2.80393,Clear,2,0,0,park road,2275,3201,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190932432189584,44.361899122595787,1301,51,5,10,2014-06-20 00:07:05.621-04,21.13,18,-1.49136,2.32176,-2.26702,Clear,2,0,0,park road,2275,3202,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190932432189584,44.361899122595787,1302,51,5,10,2014-06-20 00:07:09.995-04,21.12,18,-1.41254,2.73643,-2.01851,Clear,2,0,0,park road,2275,3203,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190932432189584,44.361899122595787,1303,51,5,10,2014-06-20 00:07:14.614-04,21.12,18,-1.31322,2.96466,-2.02521,Clear,2,0,0,park road,2275,3204,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190932432189584,44.361899122595787,1304,51,5,10,2014-06-20 00:07:16.218-04,21.25,18,-1.49084,1.44716,-2.98855,Clear,2,0,0,park road,2275,3205,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190932432189584,44.361899122595787,1305,51,5,10,2014-06-20 00:07:18.807-04,21.1,18,-1.50627,2.39317,-2.17789,Clear,2,0,0,park road,2275,3206,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190932432189584,44.361899122595787,1306,51,5,10,2014-06-20 00:07:21.93-04,21.14,18,-1.40042,-3.12337,-1.70458,Clear,2,0,0,park road,2275,3207,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190932432189584,44.361899122595787,1307,51,5,10,2014-06-20 00:07:24.989-04,21.12,18,-1.46764,-1.95193,-0.18042,Clear,2,0,0,park road,2275,3208,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190932432189584,44.361899122595787,1308,51,5,10,2014-06-20 00:07:28.802-04,21.29,18,-1.38679,2.01084,-2.61728,Clear,2,0,0,park road,2275,3209,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190462375059724,44.361701980233192,1309,52.9,5,9,2014-06-20 00:07:31.944-04,21.25,18,-1.47631,2.88594,-1.80995,Clear,2,0,0,park road,2275,3210,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190405797213316,44.361657723784447,1310,53.2,5,9,2014-06-20 00:07:35.212-04,21.12,18,-1.45688,-1.93399,-0.0502256,Clear,2,0,0,park road,2275,3211,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190329521894455,44.361642678268254,1311,54.3,5,9,2014-06-20 00:07:40.036-04,21.12,18,-1.48897,-2.286,-0.536354,Clear,2,0,0,park road,2275,3212,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190258191898465,44.361622645519674,1312,54.7,5,9,2014-06-20 00:07:44.946-04,21.27,18,-1.51666,1.86325,-2.62403,Clear,2,0,0,park road,2275,3213,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190192980691791,44.361592596396804,1313,54.9,5,9,2014-06-20 00:07:48.185-04,21.25,18,-1.40801,2.59471,-2.19551,Clear,2,0,0,park road,2275,3214,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190128356218338,44.361566947773099,1314,54.8,5,9,2014-06-20 00:07:51.052-04,21.1,18,-1.54426,1.85057,-2.66595,Clear,2,0,0,park road,2275,3215,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190095415338874,44.361549890600145,1315,54.8,5,9,2014-06-20 00:07:53.942-04,21.09,18,-1.46196,-1.91449,-0.256079,Clear,2,0,0,park road,2275,3216,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.190021570771933,44.361527091823518,1316,54.7,5,9,2014-06-20 00:07:58.062-04,21.25,18,-1.49065,-1.93035,-0.189544,Clear,2,0,0,park road,2275,3217,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.18995158188045,44.361500018276274,1317,54.9,5,9,2014-06-20 00:08:01.016-04,21.16,18,-1.45943,-1.01545,0.991173,Clear,2,0,0,park road,2275,3218,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.189916545525193,44.361485433764756,1318,54.9,5,9,2014-06-20 00:08:05.163-04,21.16,18,-1.42817,3.14107,-1.71476,Clear,2,0,0,park road,2275,3219,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.189861727878451,44.361474914476275,1319,54.8,5,9,2014-06-20 00:08:07.84-04,21.14,18,-1.47644,2.23919,-2.39989,Clear,2,0,0,park road,2275,3220,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.189758043736219,44.361433675512671,1320,54.5,5,9,2014-06-20 00:08:11.99-04,21.25,18,-1.53904,-0.290451,1.59568,Clear,2,0,0,park road,2275,3221,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.18972535431385,44.361418881453574,1321,54.6,5,9,2014-06-20 00:08:14.544-04,21.16,18,-1.39424,-0.274643,1.95767,Clear,2,0,0,park road,2275,3222,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.18966207094490‌5,44.3613918079063‌3,1322,54.6,5,9,2014-06-20 00:08:18.967-04,21.17,18,-1.51891,2.46666,-2.13989,Clear,2,0,0,park road,2275,3223,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
-68.189650503918529,44.361383216455579,1323,54.7,5,9,2014-06-20 00:08:24.072-04,21.13,18,-1.38845,-0.0218791,1.99638,Clear,2,0,0,park road,2275,3224,3f2e7df795e79c66,0,0,0.2,4,8,67
0,0,1324,0,0,0,2014-06-20 00:14:14.814-04,21.13,17.4,-1.50276,0.118123,2.16999,Clear,2,0,0,,2275,7931,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
0,0,1325,0,0,0,2014-06-20 00:14:18.855-04,21.46,17.7,-1.53756,1.69683,-2.75963,Clear,2,0,0,,2275,7932,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189562913030386,44.361333218403161,1326,52.5,5,0,2014-06-20 00:14:21.446-04,21.18,17.7,-1.54521,3.139,-1.34713,Clear,2,0,0,,2275,7933,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189449841156602,44.361262433230877,1327,53.1,10,10,2014-06-20 00:14:23.777-04,21.17,17.7,-1.52283,-1.99112,-0.141351,Clear,2,0,0,,2275,7934,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189365267753601,44.361233557574451,1328,57.1,5,10,2014-06-20 00:14:27.338-04,21.15,17.7,-1.47804,2.5928,-2.00279,Clear,2,0,0,,2275,7935,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189348671585321,44.361219140700996,1329,57.1,5,10,2014-06-20 00:14:30.516-04,21.16,17.7,-1.48826,-2.01175,-0.0978493,Clear,2,0,0,,2275,7936,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189328722655773,44.361202334985137,1330,56.9,5,10,2014-06-20 00:14:32.38-04,21.16,17.7,-1.53579,3.14003,-1.32316,Clear,2,0,0,,2275,7937,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189286477863789,44.361168681643903,1331,56.3,5,10,2014-06-20 00:14:35.109-04,21.14,17.7,-1.47279,-1.03061,1.00055,Clear,2,0,0,,2275,7938,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189286477863789,44.361168681643903,1332,56.3,5,10,2014-06-20 00:14:36.84-04,21.28,17.7,-1.50751,-1.96716,-0.202343,Clear,2,0,0,,2275,7939,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189263511449099,44.361151792109013,1333,56.2,5,10,2014-06-20 00:14:38.831-04,21.28,17.7,-1.48336,-2.95423,-1.39783,Clear,2,0,0,,2275,7940,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189225625246763,44.361115247011185,1334,55.7,5,11,2014-06-20 00:14:42.23-04,21,17.7,-1.47707,-2.17937,-0.353662,Clear,2,0,0,,2275,7941,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189206933602691,44.361097770743072,1335,55.6,5,11,2014-06-20 00:14:43.738-04,21.12,17.7,-1.47456,-2.72784,-1.13026,Clear,2,0,0,,2275,7942,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189187068492174,44.361079162918031,1336,55.6,5,11,2014-06-20 00:14:45.476-04,21.12,17.7,-1.37163,0.507511,2.64674,Clear,2,0,0,,2275,7943,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.18916586227715,44.361060848459601,1337,55.5,5,10,2014-06-20 00:14:48.079-04,21.15,17.7,-1.43644,-3.02149,-1.53701,Clear,2,0,0,,2275,7944,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189126383513212,44.361025393009186,1338,55.3,5,10,2014-06-20 00:14:51.429-04,21.12,17.7,-1.50923,-0.527669,1.62814,Clear,2,0,0,,2275,7945,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189107943326235,44.361007791012526,1339,55.2,5,10,2014-06-20 00:14:53.783-04,21.32,17.7,-1.55463,-1.32859,0.651606,Clear,2,0,0,,2275,7946,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189089670777321,44.360989267006516,1340,55.1,5,10,2014-06-20 00:14:55.324-04,21.32,17.7,-1.48485,2.2897,-2.24176,Clear,2,0,0,,2275,7947,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.18907047621905‌8,44.36097112018615,1341,55,5,10,2014-06-20 00:14:57.022-04,21.16,17.7,-1.3117,-2.7756,-1.71677,Clear,2,0,0,,2275,7948,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.1890510302037,44.360953141003847,1342,55,5,10,2014-06-20 00:14:59.663-04,21.02,17.7,-1.48461,-2.14808,-0.361225,Clear,2,0,0,,2275,7949,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189023537561297,44.360939562320709,1343,55,5,10,2014-06-20 00:15:01.553-04,21.02,17.7,-1.51175,2.91392,-1.67783,Clear,2,0,0,,2275,7950,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189001074060798,44.360920703038573,1344,54.9,5,10,2014-06-20 00:15:03.258-04,21.27,17.7,-1.54391,3.13964,-1.32432,Clear,2,0,0,,2275,7951,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.189001074060798,44.360920703038573,1345,54.9,5,10,2014-06-20 00:15:04.65-04,21.27,17.7,-1.5158,-0.22592,1.80449,Clear,2,0,0,,2275,7952,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188982969149947,44.360898197628558,1346,54.9,5,10,2014-06-20 00:15:06.816-04,21.1,17.7,-1.50252,-1.57167,0.413278,Clear,2,0,0,,2275,7953,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188964780420065,44.36087632086128,1347,54.9,5,10,2014-06-20 00:15:08.197-04,21.14,17.7,-1.47764,2.80447,-1.80003,Clear,2,0,0,,2275,7954,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188946256414056,44.360854402184486,1348,54.9,5,10,2014-06-20 00:15:09.57-04,21.14,17.7,-1.48303,-2.70021,-0.978497,Clear,2,0,0,,2275,7955,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188916835933924,44.360822970047593,1349,55.3,5,10,2014-06-20 00:15:12.412-04,21.15,17.7,-1.54785,2.60026,-1.86049,Clear,2,0,0,,2275,7956,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188897557556629,44.360803230665624,1350,55.4,5,10,2014-06-20 00:15:13.984-04,21.15,18,-1.38398,-2.79132,-1.44979,Clear,2,0,0,,2275,7957,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188897557556629,44.360803230665624,1351,55.4,5,10,2014-06-20 00:15:15.539-04,21.14,18,-1.50686,-2.57155,-0.700817,Clear,2,0,0,,2275,7958,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188879201188684,44.360780389979482,1352,55.7,5,10,2014-06-20 00:15:17.874-04,21.14,18,-1.41171,3.14113,-1.70245,Clear,2,0,0,,2275,7959,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188845505937934,44.360735840164125,1353,56.2,5,10,2014-06-20 00:15:21.013-04,21.11,18,-1.39647,-2.92914,-1.47984,Clear,2,0,0,,2275,7960,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188828239217401,44.360712789930403,1354,56.2,5,10,2014-06-20 00:15:22.879-04,21.11,18,-1.32981,1.68817,-2.79923,Clear,2,0,0,,2275,7961,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188790772110224,44.360670042224228,1355,56.2,5,10,2014-06-20 00:15:58.359-04,21.24,18,-1.50314,1.80255,-2.68977,Clear,2,0,0,,2275,7962,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188767302781343,44.360631317831576,1356,54.7,5,10,2014-06-20 00:16:01.974-04,21.3,17.7,-1.41351,-3.03716,-1.5817,Clear,2,0,0,,2275,7963,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188767302781343,44.360631317831576,1357,54.7,5,10,2014-06-20 00:16:03.892-04,21.3,17.7,-1.52836,1.05429,3.01804,Clear,2,0,0,,2275,7964,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188752047717571,44.360606423579156,1358,54.6,5,10,2014-06-20 00:16:05.304-04,21.23,18,-1.46068,1.05715,3.02213,Clear,2,0,0,,2275,7965,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188736457377672,44.360583750531077,1359,54.7,5,10,2014-06-20 00:16:07.182-04,21.1,18,-1.5253,2.40869,-2.00266,Clear,2,0,0,,2275,7966,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188717514276505,44.360564765520394,1360,54.7,5,10,2014-06-20 00:16:09.033-04,21.1,18,-1.4555,2.88752,-1.77821,Clear,2,0,0,,2275,7967,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188705444335938,44.36054062563926,1361,54.6,5,10,2014-06-20 00:16:11.072-04,21.1,18,-1.37022,2.62478,-2.21085,Clear,2,0,0,,2275,7968,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.18869044072926,44.360517533496022,1362,54.5,5,10,2014-06-20 00:16:12.722-04,21.27,18,-1.42621,2.76088,-2.00123,Clear,2,0,0,,2275,7969,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188672671094537,44.360490334220231,1363,54.9,5,10,2014-06-20 00:16:14.583-04,21.25,17.7,-1.45422,0.475545,2.62698,Clear,2,0,0,,2275,7970,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188651632517576,44.360463386401534,1364,55.3,5,10,2014-06-20 00:16:15.989-04,21.25,17.7,-1.52643,2.8957,-1.62342,Clear,2,0,0,,2275,7971,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188651632517576,44.360463386401534,1365,55.3,5,10,2014-06-20 00:16:17.378-04,21.25,18,-1.53657,1.25217,-3.09034,Clear,2,0,0,,2275,7972,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188629755750299,44.360438869334757,1366,55.7,5,10,2014-06-20 00:16:19.554-04,21.27,18,-1.44921,-0.957704,1.48199,Clear,2,0,0,,2275,7973,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188609974458814,44.360418207943439,1367,56,5,10,2014-06-20 00:16:21.473-04,21.27,18,-1.47673,3.0933,-1.4694,Clear,2,0,0,,2275,7974,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188581056892872,44.360384764149785,1368,56.7,5,10,2014-06-20 00:16:23.016-04,21.27,18,-1.54129,-1.29397,0.819088,Clear,2,0,0,,2275,7975,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188560269773006,44.360362929292023,1369,57,5,10,2014-06-20 00:16:26.817-04,21.1,17.7,-1.47905,1.78536,-2.58211,Clear,2,0,0,,2275,7976,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188525149598718,44.360322318971157,1370,57.4,5,10,2014-06-20 00:16:29.236-04,21.33,17.7,-1.38829,2.55348,-2.178,Clear,2,0,0,,2275,7977,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188511403277516,44.360299310646951,1371,57.7,5,10,2014-06-20 00:16:31.078-04,21.33,17.7,-1.45761,2.57011,-2.01157,Clear,2,0,0,,2275,7978,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188511403277516,44.360299310646951,1372,57.7,5,10,2014-06-20 00:16:32.574-04,21.15,17.7,-1.46769,-2.96552,-1.29039,Clear,2,0,0,,2275,7979,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188495980575681,44.360275170765817,1373,57.9,5,10,2014-06-20 00:16:34.017-04,21.15,17.7,-1.51912,2.09927,-2.21367,Clear,2,0,0,,2275,7980,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188427081331611,44.360202415846288,1374,58.7,5,10,2014-06-20 00:16:43.859-04,21.18,17.7,-1.44303,-0.196995,2.02382,Clear,2,0,0,,2275,7981,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.1884172745049,44.360187915153801,1375,58.8,5,9,2014-06-20 00:16:45.572-04,21.23,17.7,-1.42843,1.20615,-3.0603,Clear,2,0,0,,2275,7982,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188414005562663,44.360165409743786,1376,58.9,5,10,2014-06-20 00:16:47.07-04,21.23,17.7,-1.52288,-1.63425,0.603493,Clear,2,0,0,,2275,7983,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188414005562663,44.360165409743786,1377,58.9,5,10,2014-06-20 00:16:48.476-04,21.36,17.7,-1.45246,2.85316,-1.78393,Clear,2,0,0,,2275,7984,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188406461849809,44.360141227953136,1378,58.8,5,11,2014-06-20 00:16:49.832-04,21.36,17.7,-1.49757,2.97574,-1.46441,Clear,2,0,0,,2275,7985,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188398163765669,44.360117926262319,1379,58.5,5,11,2014-06-20 00:16:51.78-04,21.15,17.7,-1.48433,1.65453,-2.60604,Clear,2,0,0,,2275,7986,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188388859853148,44.360095462761819,1380,58.4,5,11,2014-06-20 00:16:53.1-04,21.15,17.7,-1.39334,2.4502,-2.29934,Clear,2,0,0,,2275,7987,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188388859853148,44.360095462761819,1381,58.4,5,11,2014-06-20 00:16:54.591-04,20.99,17.7,-1.4671,-0.92742,1.72707,Clear,2,0,0,,2275,7988,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188379388302565,44.360071741975844,1382,58.3,5,11,2014-06-20 00:16:56.589-04,20.99,17.7,-1.54015,-1.57254,0.695415,Clear,2,0,0,,2275,7989,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188368575647473,44.360048398375511,1383,58.1,5,11,2014-06-20 00:16:58.599-04,21.32,17.7,-1.45577,2.78247,-1.86002,Clear,2,0,0,,2275,7990,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188361283391714,44.360025222413242,1384,57.9,5,11,2014-06-20 00:17:00.299-04,21.32,17.7,-1.50156,2.62888,-1.75427,Clear,2,0,0,,2275,7991,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188352230936289,44.360002591274679,1385,57.8,5,11,2014-06-20 00:17:02.129-04,21.27,17.7,-1.45559,2.99403,-1.61766,Clear,2,0,0,,2275,7992,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188343597576022,44.359979415312409,1386,57.8,5,11,2014-06-20 00:17:03.997-04,21.27,17.7,-1.44189,-2.3569,-0.467626,Clear,2,0,0,,2275,7993,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188338065519929,44.35995523352176,1387,57.7,5,11,2014-06-20 00:17:06.466-04,21.17,17.7,-1.38481,-2.13983,-0.25499,Clear,2,0,0,,2275,7994,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.18832884542644,44.35993147082626‌8,1388,57.8,5,11,2014-06-20 00:17:08.296-04,21.29,17.7,-1.22672,-2.85749,-2.26957,Clear,2,0,0,,2275,7995,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188321469351649,44.359880508854985,1390,57.9,5,11,2014-06-20 00:17:12.668-04,21.32,17.7,-1.47063,-1.10739,1.49542,Clear,2,0,0,,2275,7997,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188315434381366,44.3598409043625,1391,58,5,11,2014-06-20 00:17:14.205-04,21.32,17.7,-1.35053,0.0456703,2.59976,Clear,2,0,0,,2275,7998,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188315434381366,44.3598409043625,1392,58,5,11,2014-06-20 00:17:16.182-04,20.93,17.7,-1.5347,-0.463021,1.74872,Clear,2,0,0,,2275,7999,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188310069963336,44.359801090322435,1393,58,5,11,2014-06-20 00:17:18.019-04,21.12,17.7,-1.36625,-1.44977,1.79387,Clear,2,0,0,,2275,8000,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188307723030448,44.359774477779865,1394,58.1,5,11,2014-06-20 00:17:19.891-04,21.12,17.7,-1.38269,2.71778,-2.22153,Clear,2,0,0,,2275,8001,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188305627554655,44.35974690131843‌1,1395,58.2,5,11,2014-06-20 00:17:21.557-04,21.12,17.7,-1.56593,0.0158717,2.06493,Clear,2,0,0,,2275,8002,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188305627554655,44.359746901318431,1396,58.2,5,11,2014-06-20 00:17:23.249-04,21.12,17.7,-1.52184,-2.13918,-0.0837754,Clear,2,0,0,,2275,8003,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188296910375357,44.35970654245466,1397,58.4,5,11,2014-06-20 00:17:24.673-04,21.12,17.7,-1.51113,-1.34488,0.884241,Clear,2,0,0,,2275,8004,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188290875405073,44.35967980418354‌3,1398,58.3,5,11,2014-06-20 00:17:26.214-04,21.12,17.7,-1.3685,-2.03491,-0.274973,Clear,2,0,0,,2275,8005,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188283750787377,44.3596535269171,1399,58.3,5,11,2014-06-20 00:17:28.265-04,21.4,17.7,-1.46484,-0.650964,1.81941,Clear,2,0,0,,2275,8006,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188280230388045,44.35962729156017‌3,1400,58.4,5,11,2014-06-20 00:17:31.25-04,21.02,17.7,-1.50203,-0.838068,1.55734,Clear,2,0,0,,2275,8007,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188272938132286,44.35957511421293,1401,58.3,5,11,2014-06-20 00:17:34.16-04,21.21,17.7,-1.49864,-0.665821,1.83839,Clear,2,0,0,,2275,8008,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188267406076193,44.359548040665686,1402,58.5,5,11,2014-06-20 00:17:36.547-04,21.12,17.7,-1.54257,1.4486,-2.758,Clear,2,0,0,,2275,8009,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188260197639465,44.359492217190564,1403,58.4,5,11,2014-06-20 00:17:40.074-04,21.11,17.7,-1.50755,2.98432,-1.55516,Clear,2,0,0,,2275,8010,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188254497945309,44.359464808367193,1404,58.3,5,11,2014-06-20 00:17:43.124-04,21.25,17.7,-1.41382,-1.42517,1.59667,Clear,2,0,0,,2275,8011,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188246702775359,44.359406679868698,1405,58.3,5,11,2014-06-20 00:17:46.576-04,21.22,17.7,-1.48985,-2.82109,-1.15088,Clear,2,0,0,,2275,8012,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188238069415092,44.359379396773875,1406,58.3,5,11,2014-06-20 00:17:49.812-04,21.09,17.7,-1.50223,-0.994614,1.22132,Clear,2,0,0,,2275,8013,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188233124092221,44.359351485036314,1407,58.4,5,11,2014-06-20 00:17:52.837-04,21.09,17.7,-1.46003,1.38019,-2.9894,Clear,2,0,0,,2275,8014,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.18822692148387‌4,44.359309826977551,1408,58.7,5,11,2014-06-20 00:17:54.222-04,21.4,17.7,-1.50136,-0.817678,1.5806,Clear,2,0,0,,2275,8015,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188227005302906,44.359281035140157,1409,58.8,5,11,2014-06-20 00:17:56.665-04,21.09,17.7,-1.51584,0.368625,2.40528,Clear,2,0,0,,2275,8016,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188226502388716,44.359253123402596,1410,58.8,5,10,2014-06-20 00:17:58.517-04,21.09,17.7,-1.46183,-1.52392,1.0142,Clear,2,0,0,,2275,8017,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188227172940969,44.359211926348507,1411,58.9,5,11,2014-06-20 00:18:00.111-04,21.25,17.7,-1.44119,-0.31262,2.24082,Clear,2,0,0,,2275,8018,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188227172940969,44.359211926348507,1412,58.9,5,11,2014-06-20 00:18:01.656-04,21.25,17.7,-1.49467,0.752005,2.93075,Clear,2,0,0,,2275,8019,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188229184597731,44.35918397270143,1413,58.9,5,11,2014-06-20 00:18:03.084-04,21.1,17.7,-1.55755,0.32802,2.46004,Clear,2,0,0,,2275,8020,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188233291730285,44.359156773425639,1414,58.8,5,11,2014-06-20 00:18:04.994-04,21.1,17.7,-1.46985,1.53298,-2.82845,Clear,2,0,0,,2275,8021,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,8,67
-68.188245613127947,44.35908401850611,1415,58.7,5,11,2014-06-20 00:18:23.021-04,21.17,17.7,-1.49308,1.04697,3.06149,Clear,2,0,0,,2275,8022,3f2e7df795e79c66,1,0,0.2,4,8,67
-68.188255000859499,44.359004138968885,1416,58.9,5,11,2014-06-20 00:18:28.9-04,21.04,17.7,-1.50698,-1.26852,1.16506,Clear,2,0,0,,2275,8023,3f2e7df795e79c66,1,1,0.2,4,8,67
-68.18826824426651,44.358946639113128,1417,58.7,5,11,2014-06-20 00:18:33.021-04,21.23,17.4,-1.47969,-0.463363,2.0592,Clear,2,0,0,,2275,8024,3f2e7df795e79c66,1,2,0.2,4,8,67
-68.188283331692219,44.358876692131162,1418,58.2,5,11,2014-06-20 00:18:37.907-04,21.21,17.4,-1.45628,2.87035,-1.94419,Clear,2,0,0,,2275,8025,3f2e7df795e79c66,1,3,0.2,4,8,67
-68.188300095498562,44.358819904737175,1419,58,5,11,2014-06-20 00:18:42.027-04,21.07,17.4,-1.50628,2.76028,-1.67916,Clear,2,0,0,,2275,8026,3f2e7df795e79c66,1,4,0.2,4,8,67
-68.188322642818093,44.358746102079749,1420,57.4,5,11,2014-06-20 00:18:46.904-04,21.19,17.4,-1.51597,-1.63052,0.674249,Clear,2,0,0,,2275,8027,3f2e7df795e79c66,1,5,0.2,4,8,67
-68.188340915367007,44.358687596395612,1421,57,5,11,2014-06-20 00:18:51.04-04,21.1,17.4,-1.41852,-1.37388,1.86742,Clear,2,0,0,,2275,8028,3f2e7df795e79c66,1,6,0.2,4,8,67
-68.188357260078192,44.358630683273077,1422,56.9,5,11,2014-06-20 00:18:54.974-04,21.16,17.4,-1.442,0.211741,2.64979,Clear,2,0,0,,2275,8029,3f2e7df795e79c66,1,7,0.2,4,8,67
-68.188375951722264,44.358575362712145,1423,56.4,5,11,2014-06-20 00:18:59.031-04,21.16,17.4,-1.41937,-0.68125,2.15489,Clear,2,0,0,,2275,8030,3f2e7df795e79c66,1,8,0.2,4,8,67
-68.188399588689208,44.358516354113817,1424,56.1,5,11,2014-06-20 00:19:03.037-04,21.22,17.4,-1.47295,-0.0861223,2.19849,Clear,2,0,0,,2275,8031,3f2e7df795e79c66,1,9,0.2,4,8,67
-68.188423812389374,44.35845885425806,1425,55.7,5,11,2014-06-20 00:19:06.971-04,21.16,17.4,-1.47758,-0.825427,1.82085,Clear,2,0,0,,2275,8032,3f2e7df795e79c66,1,10,0.2,4,8,67
-68.187855099999993,44.353738810000003,1638,29,14,4,2014-06-20 00:28:29.378-04,21.19,16.1,-1.53109,1.56323,-1.42824,Clear,2,0,0,,2275,3309,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187855099999993,44.353738810000003,1639,29,14,4,2014-06-20 00:28:31.755-04,21.2,16.1,-1.47524,2.12652,-0.710207,Clear,2,0,0,,2275,3310,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187855099999993,44.353738810000003,1640,29,14,4,2014-06-20 00:28:35.759-04,21.29,16.1,-1.40465,2.18416,2.55311,Clear,2,0,0,,2275,3311,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187855099999993,44.353738810000003,1641,29,14,4,2014-06-20 00:28:39.57-04,21.25,16.4,-1.23029,1.08611,-1.75892,Clear,2,0,0,,2275,3312,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187780369999999,44.350534809999999,1642,17,11,12,2014-06-20 00:29:29.728-04,21.11,16.4,-1.48926,2.85215,-0.0890182,Clear,2,0,0,,2275,3313,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187757880000007,44.350478680000002,1643,18,12,12,2014-06-20 00:29:33.742-04,21.12,16.4,-1.50858,2.79305,-0.279174,Clear,2,0,0,,2275,3314,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187743420000004,44.3504194,1644,16,10,12,2014-06-20 00:29:36.616-04,21.31,16.7,-1.54637,2.31878,-0.750207,Clear,2,0,0,,2275,3315,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187735040000007,44.35039999,1645,15,11,12,2014-06-20 00:29:39.039-04,21.11,16.7,-1.47984,2.74738,-0.249013,Clear,2,0,0,,2275,3316,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187713369999997,44.35036634,1646,15,12,12,2014-06-20 00:29:41.893-04,21.07,16.7,-1.43575,2.54522,-0.516126,Clear,2,0,0,,2275,3317,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187686040000003,44.350301899999998,1647,15,10,12,2014-06-20 00:29:44.984-04,21.07,16.7,-1.42307,2.59228,-0.38823,Clear,2,0,0,,2275,3318,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187689680000005,44.350276180000002,1648,14,11,12,2014-06-20 00:29:46.131-04,21.3,16.7,-1.52073,-2.30102,1.10951,Clear,2,0,0,,2275,3319,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187696009999996,44.350248579999999,1649,16,10,12,2014-06-20 00:29:48.198-04,21.16,16.7,-1.5258,-1.28396,2.27676,Clear,2,0,0,,2275,3320,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187696399999993,44.35022249,1650,13,10,12,2014-06-20 00:29:50.33-04,21.16,16.7,-1.40184,-3.12636,0.558825,Clear,2,0,0,,2275,3321,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.18769435,44.350195229999997,1651,13,10,12,2014-06-20 00:29:53.119-04,21.28,16.7,-1.44948,-3.04106,0.498047,Clear,2,0,0,,2275,3322,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187683160000006,44.350162920000002,1652,16,10,12,2014-06-20 00:29:55.862-04,21.15,16.7,-1.48557,1.86756,-0.991572,Clear,2,0,0,,2275,3323,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187671289999997,44.35010622,1653,14,11,12,2014-06-20 00:29:58.992-04,21.18,16.7,-1.53407,1.97161,-0.735375,Clear,2,0,0,,2275,3324,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187672579999997,44.350025649999999,1654,14,11,12,2014-06-20 00:30:04.89-04,21.11,16.7,-1.47557,3.04366,0.347799,Clear,2,0,0,,2275,3325,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187723349999999,44.34976529,1655,9,10,12,2014-06-20 00:30:38.006-04,21.35,16.7,-1.45216,1.85954,-1.04837,Clear,2,0,0,,2275,3326,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187723349999999,44.34976529,1656,9,10,12,2014-06-20 00:30:40.817-04,21.3,16.7,-1.52211,1.76674,-0.941393,Clear,2,0,0,,2275,3327,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187735079999996,44.34975438,1657,9,10,12,2014-06-20 00:30:44.958-04,21.17,16.7,-1.451,2.89157,0.28996,Clear,2,0,0,,2275,3328,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187735079999996,44.34975438,1658,9,10,12,2014-06-20 00:30:47.934-04,21.24,16.7,-1.46701,2.54553,-0.0550941,Clear,2,0,0,,2275,3329,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187744300000006,44.349674710000002,1659,12,10,12,2014-06-20 00:30:51.047-04,21.18,16.7,-1.43879,2.61472,0.00561186,Clear,2,0,0,,2275,3330,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.18774234,44.349612710000002,1660,11,10,12,2014-06-20 00:30:53.974-04,21.17,16.7,-1.44563,2.58826,-0.112471,Clear,2,0,0,,2275,3331,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187761320000007,44.349452669999998,1661,9,10,12,2014-06-20 00:30:59.858-04,21.17,16.7,-1.50855,3.09999,0.461743,Clear,2,0,0,,2275,3332,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187771409999996,44.34940805,1662,8,10,12,2014-06-20 00:31:01.136-04,21.19,16.7,-1.42572,2.23877,-0.461418,Clear,2,0,0,,2275,3333,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187778359999996,44.349325620000002,1663,9,10,12,2014-06-20 00:31:04.129-04,21.22,16.7,-1.45421,3.01975,0.444414,Clear,2,0,0,,2275,3334,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187781619999996,44.349288229999999,1664,9,10,10,2014-06-20 00:31:08.033-04,21.23,16.7,-1.41783,2.84625,0.209574,Clear,2,0,0,,2275,3335,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187788490000003,44.349183940000003,1665,8,10,10,2014-06-20 00:31:12.219-04,21.23,16.7,-1.39144,2.5676,-0.118495,Clear,2,0,0,,2275,3336,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187797630000006,44.34915076,1666,7,10,10,2014-06-20 00:31:14.572-04,21.09,16.7,-1.31172,-2.71378,1.29801,Clear,2,0,0,,2275,3337,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.186303589999994,44.34534841,1667,4,13,10,2014-06-20 00:31:59.689-04,21.24,16.4,-1.54953,2.52308,2.74923,Clear,2,0,0,,2275,3338,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.186316079999997,44.34539626,1668,2,11,10,2014-06-20 00:32:03.34-04,21.13,16.4,-1.44134,2.12575,-1.59023,Clear,2,0,0,,2275,3339,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.186267389999998,44.345376229999999,1669,-2,11,10,2014-06-20 00:32:06.563-04,21.19,16.4,-1.43214,1.91039,-1.66742,Clear,2,0,0,,2275,3340,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.186263260000004,44.34532859,1670,-2,11,10,2014-06-20 00:32:10.013-04,21.25,16.4,-1.46982,1.57222,-0.685312,Clear,2,0,0,,2275,3341,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.186307200000002,44.345264280000002,1671,-2,11,10,2014-06-20 00:32:13.102-04,21.17,16.4,-1.4612,1.67908,0.675447,Clear,2,0,0,,2275,3342,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185807620000006,44.343655929999997,1672,-9,11,11,2014-06-20 00:32:46.119-04,21.25,16.1,-1.50657,1.88903,1.28895,Clear,2,0,0,,2275,3343,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.18578678,44.34365151,1673,-8,11,11,2014-06-20 00:32:51.92-04,21.25,16.1,-1.48111,1.5353,-2.56975,Clear,2,0,0,,2275,3344,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185770809999994,44.343642719999998,1674,-7,10,11,2014-06-20 00:32:53.634-04,21.11,16.1,-1.45282,2.7177,-0.325017,Clear,2,0,0,,2275,3345,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185750179999999,44.343643049999997,1675,-8,10,11,2014-06-20 00:32:56.297-04,21.17,16.1,-1.5298,-2.93808,0.27883,Clear,2,0,0,,2275,3346,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185750179999999,44.343643049999997,1676,-8,10,11,2014-06-20 00:32:59.258-04,21.22,16.1,-1.49107,-3.08172,1.47646,Clear,2,0,0,,2275,3347,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185750179999999,44.343643049999997,1677,-8,10,11,2014-06-20 00:33:02.16-04,21.14,16.1,-1.5194,2.57274,1.56013,Clear,2,0,0,,2275,3348,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185230720000007,44.330923069999997,1678,-4,12,10,2014-06-20 00:35:04.972-04,21.19,16.1,-1.54474,2.10968,-1.78472,Clear,2,0,0,,2275,3349,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185230720000007,44.330923069999997,1679,-4,12,10,2014-06-20 00:35:09.603-04,21.43,16.1,-1.46413,2.27903,-0.64505,Clear,2,0,0,,2275,3350,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185231450000003,44.330936319999999,1680,-3,10,10,2014-06-20 00:35:12.943-04,21.22,16.1,-1.49086,1.80597,-1.06774,Clear,2,0,0,,2275,3351,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185238089999999,44.330913979999998,1681,-4,11,10,2014-06-20 00:35:16.329-04,20.98,16.1,-1.4544,2.51294,-0.808703,Clear,2,0,0,,2275,3352,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185238089999999,44.330913979999998,1682,-4,11,10,2014-06-20 00:35:18.835-04,21.2,16.1,-1.49207,-1.2004,2.47374,Clear,2,0,0,,2275,3353,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185238089999999,44.330913979999998,1683,-4,11,10,2014-06-20 00:35:23.199-04,21.1,16.1,-1.42524,1.67925,1.62682,Clear,2,0,0,,2275,3354,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185238089999999,44.330913979999998,1684,-4,11,10,2014-06-20 00:35:25.754-04,21.49,16.4,-1.42398,1.33154,1.99096,Clear,2,0,0,,2275,3355,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185238089999999,44.330913979999998,1685,-4,11,10,2014-06-20 00:35:28.838-04,21.11,16.4,-1.43423,-0.330643,-1.38576,Clear,2,0,0,,2275,3356,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67

-68.185281900000007,44.329302480000003,1686,8,11,11,2014-06-20 00:36:06.017-04,21.41,16.4,-1.48918,0.561037,2.93871,Clear,2,0,0,,2275,3357,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185264470000007,44.329276980000003,1687,9,11,11,2014-06-20 00:36:07.879-04,21.19,16.1,-1.54839,2.00874,-1.72106,Clear,2,0,0,,2275,3358,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185252250000005,44.329270319999999,1688,8,10,11,2014-06-20 00:36:10.703-04,21.04,16.1,-1.53842,1.24903,-2.28491,Clear,2,0,0,,2275,3359,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185244859999997,44.329257310000003,1689,9,10,11,2014-06-20 00:36:13.761-04,21.2,16.4,-1.50833,0.0304378,-2.77367,Clear,2,0,0,,2275,3360,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185237400000005,44.329233619999997,1690,10,10,11,2014-06-20 00:36:17.847-04,21.29,16.1,-1.51253,0.822065,-2.99329,Clear,2,0,0,,2275,3361,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.18525006,44.32920944,1691,10,10,11,2014-06-20 00:36:20.408-04,21.07,16.4,-1.47158,1.72697,1.92288,Clear,2,0,0,,2275,3362,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185258059999995,44.32925093,1692,8,10,11,2014-06-20 00:36:24.704-04,21.25,16.1,-1.49933,2.62134,-1.04455,Clear,2,0,0,,2275,3363,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185095279999999,44.32783905,1695,9,10,11,2014-06-20 00:37:15.093-04,20.88,16.4,-1.46019,1.76125,-0.993836,Clear,2,0,0,,2275,3366,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.185088739999998,44.327829809999997,1696,8,10,11,2014-06-20 00:37:17.937-04,21.19,16.4,-1.40542,1.68316,-1.1859,Clear,2,0,0,,2275,3367,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187283109999996,44.32327069,1697,-10,11,11,2014-06-20 00:38:08.68-04,21.12,16.4,-1.43402,1.2842,-1.41227,Clear,2,0,0,,2275,3368,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187295509999998,44.323243439999999,1698,-11,10,11,2014-06-20 00:38:11.728-04,21.19,16.4,-1.34487,1.71357,-1.53396,Clear,2,0,0,,2275,3369,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187313829999994,44.323203800000002,1699,-11,12,11,2014-06-20 00:38:14.784-04,21.15,16.4,-1.36745,1.17775,-2.55205,Clear,2,0,0,,2275,3370,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.18730171,44.323223169999999,1700,-11,10,11,2014-06-20 00:38:18.566-04,21.2,16.4,-1.46074,2.53369,-2.60608,Clear,2,0,0,,2275,3371,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187289030000002,44.323257689999998,1701,-11,11,11,2014-06-20 00:38:21.046-04,21.21,16.4,-1.47427,2.78287,-2.65194,Clear,2,0,0,,2275,3372,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187276819999994,44.323289260000003,1702,-12,10,11,2014-06-20 00:38:23.323-04,21.21,16.4,-1.35618,2.28281,2.57166,Clear,2,0,0,,2275,3373,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187253709999993,44.323226429999998,1703,-9,11,11,2014-06-20 00:38:37.197-04,21.17,16.4,-1.44995,2.79157,-0.403042,Clear,2,0,0,,2275,3374,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187265030000006,44.323232879999999,1704,-12,11,11,2014-06-20 00:38:39.45-04,21.17,16.4,-1.46677,2.5266,-0.645066,Clear,2,0,0,,2275,3375,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.187280490000006,44.32323935,1705,-11,10,11,2014-06-20 00:38:43.803-04,21.19,16.4,-1.46721,2.49607,-0.672363,Clear,2,0,0,,2275,3376,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189004589999996,44.320765559999998,1706,-12,11,11,2014-06-20 00:39:30.247-04,21.02,16.4,-1.45957,2.57807,-0.799301,Clear,2,0,0,,2275,3377,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.188994629999996,44.320757460000003,1707,-12,11,11,2014-06-20 00:39:32.855-04,21.07,16.4,-1.41938,1.86399,-1.31085,Clear,2,0,0,,2275,3378,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189006210000002,44.320736099999998,1708,-10,11,11,2014-06-20 00:39:35.799-04,21.16,16.4,-1.48252,2.28738,-0.677208,Clear,2,0,0,,2275,3379,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.18900834,44.320711969999998,1709,-11,11,11,2014-06-20 00:39:38.934-04,21.19,16.4,-1.44659,2.34634,3.11137,Clear,2,0,0,,2275,3380,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189002700000003,44.32079393,1710,-12,10,11,2014-06-20 00:39:42.763-04,21.23,16.4,-1.53017,1.96209,2.82899,Clear,2,0,0,,2275,3381,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189003630000002,44.320836679999999,1711,-11,10,11,2014-06-20 00:39:45.808-04,21.25,16.4,-1.51447,1.46127,2.60161,Clear,2,0,0,,2275,3382,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.190987309999997,44.316251899999997,1712,-13,11,11,2014-06-20 00:40:44.095-04,21.06,16.4,-1.51441,1.80116,-1.13227,Clear,2,0,0,,2275,3383,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.190987309999997,44.316251899999997,1713,-13,11,11,2014-06-20 00:40:44.99-04,21.22,16.4,-1.45741,1.77797,-1.1004,Clear,2,0,0,,2275,3384,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.190991690000004,44.316226639999996,1714,-13,12,11,2014-06-20 00:40:48.034-04,21.16,16.4,-1.43423,2.00554,-0.868928,Clear,2,0,0,,2275,3385,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.191007690000006,44.31617601,1715,-11,11,11,2014-06-20 00:40:51.097-04,21.12,16.4,-1.45431,2.41644,2.6107,Clear,2,0,0,,2275,3386,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.190977919999995,44.31620463,1716,-11,12,11,2014-06-20 00:40:54.938-04,21.33,16.4,-1.53952,-2.95678,-2.58709,Clear,2,0,0,,2275,3387,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.190964789999995,44.31622721,1717,-10,10,11,2014-06-20 00:40:57.914-04,21.13,16.4,-1.4766,2.25857,2.44134,Clear,2,0,0,,2275,3388,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189386529999993,44.310751070000002,1718,5,11,11,2014-06-20 00:42:15.308-04,21.48,16.4,-1.48534,0.973904,-2.87615,Clear,2,0,0,,2275,3389,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189378009999999,44.310733319999997,1719,12,10,11,2014-06-20 00:42:18.354-04,21.19,16.4,-1.54712,-0.727514,2.5118,Clear,2,0,0,,2275,3390,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189378009999999,44.310733319999997,1720,12,10,11,2014-06-20 00:42:19.703-04,21.19,16.4,-1.49916,2.23628,-0.682411,Clear,2,0,0,,2275,3391,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189426139999995,44.310710640000003,1721,10,11,11,2014-06-20 00:42:22.575-04,21.05,16.4,-1.47955,1.27454,2.19967,Clear,2,0,0,,2275,3392,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189437650000002,44.310732639999998,1722,11,12,11,2014-06-20 00:42:24.801-04,21.21,16.4,-1.4537,2.76427,-2.65395,Clear,2,0,0,,2275,3393,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189460929999996,44.310764579999997,1723,12,12,11,2014-06-20 00:42:27.392-04,21.21,16.4,-1.46305,1.97239,2.53556,Clear,2,0,0,,2275,3394,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.189477260000004,44.31080284,1724,14,10,11,2014-06-20 00:42:28.124-04,21.18,16.4,-1.39036,1.86568,1.6516,Clear,2,0,0,,2275,3395,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.192510100000007,44.307120830000002,1725,-7,12,9,2014-06-20 00:43:35.11-04,21.03,16.4,-1.53057,1.62903,-0.820973,Clear,2,0,0,,2275,3396,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.19251835,44.30711307,1726,-6,12,9,2014-06-20 00:43:37.441-04,21.23,16.4,-1.54605,1.44803,-1.04689,Clear,2,0,0,,2275,3397,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.19251835,44.30711307,1727,-6,12,9,2014-06-20 00:43:41.297-04,21.27,16.4,-1.4567,1.96169,1.62544,Clear,2,0,0,,2275,3398,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199517709999995,44.317373539999998,1728,-25,10,11,2014-06-20 00:45:30.146-04,21.52,16.7,-1.43206,2.33499,0.267838,Clear,2,0,0,,2275,3399,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199534869999994,44.317374440000002,1729,-24,10,11,2014-06-20 00:45:33.696-04,21.1,16.7,-1.47034,1.70534,-0.0667634,Clear,2,0,0,,2275,3400,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.19955306,44.317368629999997,1730,-23,10,11,2014-06-20 00:45:34.694-04,21.25,16.7,-1.48444,2.11959,0.449837,Clear,2,0,0,,2275,3401,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199580609999998,44.317367240000003,1731,-24,10,11,2014-06-20 00:45:37.645-04,21.19,16.7,-1.4466,2.01667,0.296195,Clear,2,0,0,,2275,3402,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199698400000003,44.31735434,1732,-25,11,10,2014-06-20 00:45:42.402-04,21.19,16.7,-1.49722,2.09549,0.278092,Clear,2,0,0,,2275,3403,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199727879999998,44.317337139999999,1733,-25,11,10,2014-06-20 00:45:44.679-04,21.2,16.7,-1.46763,2.47432,0.686526,Clear,2,0,0,,2275,3404,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199745129999997,44.317315800000003,1734,-24,11,10,2014-06-20 00:45:47.677-04,21.15,16.7,-1.36693,2.01521,0.128102,Clear,2,0,0,,2275,3405,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199791860000005,44.317281690000002,1735,-23,10,10,2014-06-20 00:45:50.652-04,21.25,16.7,-1.34297,1.8008,-0.0598363,Clear,2,0,0,,2275,3406,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.1998162,44.317266590000003,1736,-21,10,10,2014-06-20 00:45:53.848-04,21.15,16.7,-1.45903,2.45633,0.515136,Clear,2,0,0,,2275,3407,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199869699999994,44.31724012,1737,-18,11,10,2014-06-20 00:45:57.664-04,21.16,16.7,-1.51619,-1.86311,2.62704,Clear,2,0,0,,2275,3408,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199926450000007,44.317223409999997,1738,-17,10,10,2014-06-20 00:46:01.249-04,21.36,16.7,-1.47419,0.97859,-1.06618,Clear,2,0,0,,2275,3409,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199981269999995,44.31720559,1739,-21,9,10,2014-06-20 00:46:04.792-04,21.24,16.7,-1.49184,2.59417,0.610539,Clear,2,0,0,,2275,3410,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.200016559999995,44.317197030000003,1740,-20,10,10,2014-06-20 00:46:07.737-04,21.22,16.7,-1.40829,2.1384,0.1189,Clear,2,0,0,,2275,3411,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.200080099999994,44.317169450000002,1741,-22,10,10,2014-06-20 00:46:10.74-04,21.2,16.7,-1.49882,2.28094,0.163745,Clear,2,0,0,,2275,3412,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.200127960000003,44.317139779999998,1742,-20,11,10,2014-06-20 00:46:14.142-04,21,16.7,-1.53273,2.49256,0.402783,Clear,2,0,0,,2275,3413,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.200084889999999,44.317133400000003,1743,-21,10,10,2014-06-20 00:46:22.831-04,21.15,16.7,-1.40303,0.434205,2.52487,Clear,2,0,0,,2275,3414,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.2000618,44.317142279999999,1744,-22,10,10,2014-06-20 00:46:25.204-04,21.13,16.7,-1.46857,1.57654,2.89927,Clear,2,0,0,,2275,3415,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.200005289999993,44.317197139999998,1745,-23,11,10,2014-06-20 00:46:29.307-04,21.04,16.7,-1.46722,1.87906,-2.76638,Clear,2,0,0,,2275,3416,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199936359999995,44.317263459999999,1746,-20,10,10,2014-06-20 00:46:32.662-04,21.2,16.7,-1.49868,2.75274,-1.71382,Clear,2,0,0,,2275,3417,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.19990319,44.317281710000003,1747,-21,10,10,2014-06-20 00:46:35.057-04,21.08,16.7,-1.50685,0.944263,2.7026,Clear,2,0,0,,2275,3418,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199863590000007,44.317296239999997,1748,-22,10,10,2014-06-20 00:46:37.652-04,21.01,16.7,-1.51517,0.390082,2.51967,Clear,2,0,0,,2275,3419,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199796559999996,44.317325199999999,1749,-21,10,10,2014-06-20 00:46:40.981-04,21.07,16.7,-1.4483,1.556,-2.9559,Clear,2,0,0,,2275,3420,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199765369999994,44.317341429999999,1750,-22,10,10,2014-06-20 00:46:43.729-04,21.12,16.7,-1.49918,1.99215,-2.50156,Clear,2,0,0,,2275,3421,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199701239999996,44.31735698,1751,-20,10,10,2014-06-20 00:46:46.854-04,21.06,16.7,-1.45395,2.67404,-1.80155,Clear,2,0,0,,2275,3422,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199640369999997,44.317365549999998,1752,-20,9,10,2014-06-20 00:46:50.321-04,21.14,16.7,-1.41193,1.84965,-2.88116,Clear,2,0,0,,2275,3423,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199610539999995,44.317378990000002,1753,-20,10,10,2014-06-20 00:46:53.77-04,21.2,16.7,-1.46829,1.96729,-2.49569,Clear,2,0,0,,2275,3424,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199512029999994,44.31740672,1754,-21,9,10,2014-06-20 00:46:58.415-04,20.95,16.7,-1.42576,1.96643,-2.68751,Clear,2,0,0,,2275,3425,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.199483279999995,44.31739469,1755,-21,9,10,2014-06-20 00:47:06.708-04,21.23,16.7,-1.51916,1.41222,-3.08009,Clear,2,0,0,,2275,3426,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,10,67
-68.231129039999999,44.382353309999999,1756,77,3,10,2014-06-19 22:48:48.036-04,21.65,21.2,-1.42954,-2.77937,-0.562893,Clear,2,0,0,,2237,5259,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231129039999999,44.382353309999999,1757,77,3,10,2014-06-19 22:48:48.843-04,21.65,21.2,-1.36721,-2.87504,-0.654186,Clear,2,0,0,,2237,5260,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231129039999999,44.382353309999999,1758,77,3,10,2014-06-19 22:48:49.645-04,21.65,21.2,-1.42897,-2.81926,-0.596675,Clear,2,0,0,,2237,5261,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231129039999999,44.382353309999999,1759,77,3,10,2014-06-19 22:48:50.395-04,21.65,21.2,-1.45557,-2.74091,-0.517066,Clear,2,0,0,,2237,5262,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231129039999999,44.382353309999999,1760,77,3,10,2014-06-19 22:48:51.575-04,21.65,21.2,-1.42301,-3.11327,-0.887877,Clear,2,0,0,,2237,5263,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231129039999999,44.382353309999999,1761,77,3,10,2014-06-19 22:48:52.605-04,21.65,21.2,-1.48914,-2.81057,-0.587048,Clear,2,0,0,,2237,5264,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231124929999993,44.382356229999999,1762,80,4,11,2014-06-19 22:49:24.918-04,21.57,21.2,-1.39728,-2.76808,-0.506666,Clear,2,0,0,,2237,5265,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231124929999993,44.382356229999999,1763,80,4,11,2014-06-19 22:49:26.714-04,21.57,21.2,-1.29251,-2.79292,-0.538292,Clear,2,0,0,,2237,5266,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231124929999993,44.382356229999999,1764,80,4,11,2014-06-19 22:49:28.931-04,21.57,21.2,-1.355,-3.00349,-0.75167,Clear,2,0,0,,2237,5267,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231124929999993,44.382356229999999,1765,80,4,11,2014-06-19 22:49:30.56-04,21.57,21.2,-1.5226,-1.85217,0.404699,Clear,2,0,0,,2237,5268,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231124929999993,44.382356229999999,1766,80,4,11,2014-06-19 22:49:31.599-04,21.57,21.2,-1.44436,-2.12492,0.129848,Clear,2,0,0,,2237,5269,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231124929999993,44.382356229999999,1767,80,4,11,2014-06-19 22:49:32.632-04,21.57,21.2,-1.44173,-2.93971,-0.693313,Clear,2,0,0,,2237,5270,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231124929999993,44.382356229999999,1768,80,4,11,2014-06-19 22:49:35.858-04,21.7,21.2,-1.36992,-2.41942,-0.254167,Clear,2,0,0,,2237,5271,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231138799999997,44.382355930000003,1770,80,3,10,2014-06-19 22:49:41.384-04,21.62,21.2,-1.22794,-2.5655,-0.420968,Clear,2,0,0,,2237,5273,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231153919999997,44.382361029999998,1771,81,3,10,2014-06-19 22:49:42.895-04,21.62,21.2,-1.53577,0.972102,3.13404,Clear,2,0,0,,2237,5274,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231153919999997,44.382361029999998,1772,81,3,10,2014-06-19 22:49:44.356-04,21.63,21.2,-1.51557,1.77699,-2.35384,Clear,2,0,0,,2237,5275,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231153919999997,44.382361029999998,1773,81,3,10,2014-06-19 22:49:48.809-04,21.63,20.9,-1.37221,-2.79613,-0.643809,Clear,2,0,0,,2237,5276,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231173650000002,44.38236467,1774,82,3,11,2014-06-19 22:49:51.349-04,21.69,20.9,-1.34707,2.97342,-1.13978,Clear,2,0,0,,2237,5277,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231173650000002,44.38236467,1775,82,3,11,2014-06-19 22:49:52.363-04,21.69,20.9,-1.40949,2.96577,-1.14682,Clear,2,0,0,,2237,5278,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231173650000002,44.38236467,1776,82,3,11,2014-06-19 22:49:53.993-04,21.68,21.2,-1.4969,3.09142,-1.02113,Clear,2,0,0,,2237,5279,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231188720000006,44.38236733,1777,83,3,10,2014-06-19 22:49:55.361-04,21.63,21.2,-1.50156,-2.77027,-0.599855,Clear,2,0,0,,2237,5280,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231722169999998,44.381697099999997,1779,84,3,11,2014-06-19 22:51:55.248-04,21.54,20.3,-1.42234,-2.101,0.169169,Clear,2,0,0,,2237,5282,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231722169999998,44.381697099999997,1780,84,3,11,2014-06-19 22:51:56.447-04,21.54,20.3,-1.44852,-3.0121,-0.74493,Clear,2,0,0,,2237,5283,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231722989999994,44.381687890000002,1781,84,3,11,2014-06-19 22:52:20.125-04,21.55,20.3,-1.34093,-2.59175,-0.348612,Clear,2,0,0,,2237,5284,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231722989999994,44.381687890000002,1782,84,3,11,2014-06-19 22:52:21.215-04,21.55,20.3,-1.48918,-2.32058,-0.0675745,Clear,2,0,0,,2237,5285,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231722989999994,44.381687890000002,1783,84,3,11,2014-06-19 22:52:22.042-04,21.55,20.3,-1.43547,-2.18977,0.0636601,Clear,2,0,0,,2237,5286,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231722989999994,44.381687890000002,1784,84,3,11,2014-06-19 22:52:22.978-04,21.55,20.3,-1.53646,2.95346,-1.07635,Clear,2,0,0,,2237,5287,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231722989999994,44.381687890000002,1785,84,3,11,2014-06-19 22:52:25.504-04,21.55,20.3,-1.41486,-1.03481,1.20788,Clear,2,0,0,,2237,5288,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231739939999997,44.38165507,1786,85,3,11,2014-06-19 22:52:35.12-04,21.44,20.3,-1.48801,-0.0963194,2.16899,Clear,2,0,0,,2237,5289,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231739939999997,44.38165507,1787,85,3,11,2014-06-19 22:52:35.743-04,21.44,20.3,-1.33721,-2.78244,-0.518813,Clear,2,0,0,,2237,5290,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231734829999994,44.381643240000002,1788,85,3,11,2014-06-19 22:52:37.93-04,21.44,20.3,-1.51173,-2.46228,-0.189053,Clear,2,0,0,,2237,5291,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231731859999996,44.381628730000003,1789,85,3,11,2014-06-19 22:52:39.125-04,21.44,20.3,-1.49695,2.51685,-1.48875,Clear,2,0,0,,2237,5292,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231731859999996,44.381628730000003,1790,85,3,11,2014-06-19 22:52:40.397-04,21.55,20.3,-1.52976,-2.82926,-0.554064,Clear,2,0,0,,2237,5293,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231730099999993,44.381615080000003,1791,85,3,10,2014-06-19 22:52:41.445-04,21.55,20.3,-1.52291,0.815865,3.08963,Clear,2,0,0,,2237,5294,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231730099999993,44.381615080000003,1792,85,3,10,2014-06-19 22:52:43.648-04,21.55,20.3,-1.50688,-2.76179,-0.495029,Clear,2,0,0,,2237,5295,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23173061,44.381591200000003,1793,85,3,10,2014-06-19 22:52:44.724-04,21.62,20.3,-1.46401,-2.84463,-0.574772,Clear,2,0,0,,2237,5296,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23173061,44.381591200000003,1794,85,3,10,2014-06-19 22:52:45.769-04,21.62,20.3,-1.52877,0.519688,2.79158,Clear,2,0,0,,2237,5297,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231729479999998,44.381580479999997,1795,85,3,11,2014-06-19 22:52:47.244-04,21.62,20.3,-1.52943,-2.04174,0.226829,Clear,2,0,0,,2237,5298,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231729479999998,44.381580479999997,1796,85,3,11,2014-06-19 22:52:48.08-04,21.62,20.3,-1.37421,-2.8697,-0.610058,Clear,2,0,0,,2237,5299,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231729479999998,44.381580479999997,1797,85,3,11,2014-06-19 22:52:49.253-04,21.62,20.3,-1.49246,-2.00639,0.25237,Clear,2,0,0,,2237,5300,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231693759999999,44.381513079999998,1798,86,3,11,2014-06-19 22:52:57.265-04,21.74,20.3,-1.53216,-2.30158,-0.0338781,Clear,2,0,0,,2237,5301,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231693759999999,44.381513079999998,1799,86,3,11,2014-06-19 22:52:59.654-04,21.45,20.3,-1.4251,3.03636,-0.973164,Clear,2,0,0,,2237,5302,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23168459,44.381503780000003,1800,86,3,11,2014-06-19 22:53:02.15-04,21.45,19.9,-1.51038,-1.05697,1.22462,Clear,2,0,0,,2237,5303,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23168459,44.381503780000003,1801,86,3,11,2014-06-19 22:53:04.007-04,21.45,19.9,-1.47914,-0.674631,1.56316,Clear,2,0,0,,2237,5304,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231681559999998,44.381493839999997,1802,87,3,11,2014-06-19 22:53:05.734-04,21.55,19.9,-1.46758,-2.18231,-0.0280891,Clear,2,0,0,,2237,5305,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231681559999998,44.381493839999997,1803,87,3,11,2014-06-19 22:53:07.541-04,21.55,19.9,-1.47021,-2.30913,-0.170208,Clear,2,0,0,,2237,5306,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231681559999998,44.381493839999997,1804,87,3,11,2014-06-19 22:53:09.464-04,21.58,19.9,-1.47981,-1.07467,1.00968,Clear,2,0,0,,2237,5307,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231681559999998,44.381493839999997,1805,87,3,11,2014-06-19 22:53:10.406-04,21.58,19.9,-1.46207,-1.14211,0.937175,Clear,2,0,0,,2237,5308,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231681559999998,44.381493839999997,1806,87,3,11,2014-06-19 22:53:17.538-04,21.62,19.9,-1.39011,-0.340936,1.91154,Clear,2,0,0,,2237,5309,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231681559999998,44.381493839999997,1807,87,3,11,2014-06-19 22:53:18.616-04,21.62,19.9,-1.5161,-2.04557,0.222518,Clear,2,0,0,,2237,5310,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231681559999998,44.381493839999997,1808,87,3,11,2014-06-19 22:53:20.395-04,21.55,19.9,-1.49659,-2.56182,-0.302811,Clear,2,0,0,,2237,5311,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231681559999998,44.381493839999997,1809,87,3,11,2014-06-19 22:53:21.365-04,21.55,19.9,-1.49381,-2.30421,-0.0410757,Clear,2,0,0,,2237,5312,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231681559999998,44.381493839999997,1810,87,3,11,2014-06-19 22:53:22.495-04,21.55,19.9,-1.34816,-1.83126,0.443013,Clear,2,0,0,,2237,5313,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231716689999999,44.381461309999999,1811,85,4,11,2014-06-19 22:53:28.599-04,21.79,19.9,-1.44374,-2.57556,-0.313133,Clear,2,0,0,,2237,5314,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231743179999995,44.381437820000002,1812,85,3,11,2014-06-19 22:53:30.16-04,21.42,19.9,-1.43491,-2.79267,-0.509607,Clear,2,0,0,,2237,5315,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231743179999995,44.381437820000002,1813,85,3,11,2014-06-19 22:53:31.404-04,21.42,19.9,-1.3771,-2.85998,-0.584962,Clear,2,0,0,,2237,5316,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231741389999996,44.381413549999998,1814,85,3,11,2014-06-19 22:53:32.478-04,21.42,19.9,-1.38058,-2.4102,-0.129918,Clear,2,0,0,,2237,5317,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231741389999996,44.381413549999998,1815,85,3,11,2014-06-19 22:53:33.967-04,21.6,19.9,-1.44834,3.03846,-0.960271,Clear,2,0,0,,2237,5318,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231741389999996,44.381413549999998,1816,85,3,11,2014-06-19 22:53:36.189-04,21.6,19.9,-1.47511,-2.89886,-0.607647,Clear,2,0,0,,2237,5319,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231747549999994,44.381402620000003,1817,85,4,10,2014-06-19 22:53:38.095-04,21.47,19.9,-1.4541,-2.70715,-0.419273,Clear,2,0,0,,2237,5320,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231747549999994,44.381402620000003,1818,85,4,10,2014-06-19 22:53:45.278-04,21.62,19.6,-1.49784,-0.701898,1.54499,Clear,2,0,0,,2237,5321,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231747549999994,44.381402620000003,1819,85,4,10,2014-06-19 22:53:46.649-04,21.62,19.6,-1.46401,-2.14009,0.118528,Clear,2,0,0,,2237,5322,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231747549999994,44.381402620000003,1820,85,4,10,2014-06-19 22:53:48.44-04,21.48,19.6,-1.4793,-1.53396,0.732647,Clear,2,0,0,,2237,5323,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231750959999999,44.38139091,1821,84,3,11,2014-06-19 22:53:53.598-04,21.59,19.6,-1.52332,-2.9578,-0.68785,Clear,2,0,0,,2237,5324,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231750959999999,44.38139091,1822,84,3,11,2014-06-19 22:53:55.884-04,21.5,19.6,-1.49958,2.67175,-1.33918,Clear,2,0,0,,2237,5325,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231756439999998,44.381381709999999,1823,84,4,10,2014-06-19 22:53:57.637-04,21.5,19.6,-1.47995,-2.96981,-0.696897,Clear,2,0,0,,2237,5326,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231756439999998,44.381381709999999,1824,84,4,10,2014-06-19 22:53:59.739-04,21.5,19.6,-1.45764,-2.76141,-0.488803,Clear,2,0,0,,2237,5327,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231748080000003,44.3813643,1825,84,3,10,2014-06-19 22:54:01.975-04,21.62,19.6,-1.47047,-1.9264,0.345431,Clear,2,0,0,,2237,5328,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231738609999994,44.381344990000002,1826,84,3,10,2014-06-19 22:54:04.31-04,21.62,19.6,-1.38719,2.51641,-1.49788,Clear,2,0,0,,2237,5329,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231738609999994,44.381344990000002,1827,84,3,10,2014-06-19 22:54:05.97-04,21.69,19.6,-1.52462,-0.99691,1.2691,Clear,2,0,0,,2237,5330,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231735909999998,44.381334440000003,1828,84,3,10,2014-06-19 22:54:07.624-04,21.69,19.6,-1.53981,1.35416,-2.66021,Clear,2,0,0,,2237,5331,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231734849999995,44.38132393,1829,84,3,10,2014-06-19 22:54:09.369-04,21.69,19.3,-1.52696,2.74084,-1.27321,Clear,2,0,0,,2237,5332,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23173371,44.381314860000003,1830,84,4,10,2014-06-19 22:54:10.893-04,21.69,19.3,-1.42293,-2.46791,-0.201006,Clear,2,0,0,,2237,5333,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23173269,44.381305609999998,1831,84,4,10,2014-06-19 22:54:12.759-04,21.64,19.3,-1.41344,-2.79152,-0.530964,Clear,2,0,0,,2237,5334,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23173269,44.381305609999998,1832,84,4,10,2014-06-19 22:54:14.667-04,21.64,19.3,-1.38597,-2.50707,-0.245696,Clear,2,0,0,,2237,5335,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231728410000002,44.381288769999998,1833,84,4,10,2014-06-19 22:54:17.151-04,21.55,19.3,-1.4394,-3.07869,-0.81341,Clear,2,0,0,,2237,5336,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231747740000003,44.381107649999997,1834,85,3,10,2014-06-19 22:55:09.039-04,21.36,19,-1.51061,-1.60758,0.637268,Clear,2,1,0,,2237,5337,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231747740000003,44.381107649999997,1835,85,3,10,2014-06-19 22:55:10.123-04,21.6,19,-1.49023,-1.86241,0.376298,Clear,2,1,0,,2237,5338,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231747740000003,44.381107649999997,1836,85,3,10,2014-06-19 22:55:11.29-04,21.6,19,-1.25911,-1.49507,0.765397,Clear,2,1,0,,2237,5339,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23177047,44.381034249999999,1837,86,4,11,2014-06-19 22:56:17.091-04,21.61,18.3,-1.39798,-2.17816,-0.0250879,Clear,2,1,0,,2237,5340,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23177047,44.381034249999999,1838,86,4,11,2014-06-19 22:56:19.121-04,21.44,18.3,-1.48899,-1.99749,0.165345,Clear,2,1,0,,2237,5341,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23177047,44.381034249999999,1839,86,4,11,2014-06-19 22:56:20.763-04,21.44,18.3,-1.51983,-2.29043,-0.126779,Clear,2,1,0,,2237,5342,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23177047,44.381034249999999,1840,86,4,11,2014-06-19 22:56:22.626-04,21.44,18.3,-1.50794,0.126629,2.27795,Clear,2,1,0,,2237,5343,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23177047,44.381034249999999,1841,86,4,11,2014-06-19 22:56:23.86-04,21.55,18.3,-1.425,-1.32252,0.832156,Clear,2,1,0,,2237,5344,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23177047,44.381034249999999,1842,86,4,11,2014-06-19 22:56:25.788-04,21.55,18.3,-1.51357,-2.06292,0.0957827,Clear,2,1,0,,2237,5345,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23177047,44.381034249999999,1843,86,4,11,2014-06-19 22:56:27.656-04,21.55,18.3,-1.53756,-0.852863,1.31274,Clear,2,1,0,,2237,5346,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23177047,44.381034249999999,1844,86,4,11,2014-06-19 22:56:28.781-04,21.58,18.3,-1.51195,-2.95248,-0.781562,Clear,2,1,0,,2237,5347,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231804100000005,44.380941559999997,1845,85,3,11,2014-06-19 22:56:44.066-04,21.47,18,-1.46917,-2.65103,-0.501921,Clear,2,1,0,,2237,5348,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231773169999997,44.380928699999998,1846,85,3,10,2014-06-19 22:56:46.38-04,21.47,18,-1.41459,-1.97889,0.188577,Clear,2,1,0,,2237,5349,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231773169999997,44.380928699999998,1847,85,3,10,2014-06-19 22:56:50.356-04,21.51,18,-1.47472,2.73183,-1.31569,Clear,2,1,0,,2237,5350,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231773169999997,44.380928699999998,1848,85,3,10,2014-06-19 22:56:52.695-04,21.62,18,-1.45522,-1.55569,0.675121,Clear,2,1,0,,2237,5351,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231773169999997,44.380928699999998,1849,85,3,10,2014-06-19 22:56:54.316-04,21.62,18,-1.50801,-1.75515,0.471019,Clear,2,1,0,,2237,5352,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231778849999998,44.38087659,1850,85,3,10,2014-06-19 22:57:05.199-04,21.52,18,-1.44881,-2.71087,-0.435665,Clear,2,1,0,,2237,5353,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231778230000003,44.380860159999997,1851,85,4,11,2014-06-19 22:57:07.287-04,21.65,18,-1.55989,2.27552,-1.7296,Clear,2,1,0,,2237,5354,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231778230000003,44.380860159999997,1852,85,4,11,2014-06-19 22:57:08.748-04,21.65,18,-1.38039,-2.82557,-0.55799,Clear,2,1,0,,2237,5355,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231778230000003,44.380860159999997,1853,85,4,11,2014-06-19 22:57:09.957-04,21.65,18,-1.30692,-2.81334,-0.544688,Clear,2,1,0,,2237,5356,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231778230000003,44.380860159999997,1854,85,4,11,2014-06-19 22:57:11.558-04,21.68,18,-1.42024,-2.92527,-0.647438,Clear,2,1,0,,2237,5357,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231778230000003,44.380860159999997,1855,85,4,11,2014-06-19 22:57:12.737-04,21.68,18,-1.43933,-2.99099,-0.709398,Clear,2,1,0,,2237,5358,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231778230000003,44.380860159999997,1856,85,4,11,2014-06-19 22:57:14.128-04,21.68,18,-1.45077,2.9167,-1.08515,Clear,2,1,0,,2237,5359,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231778230000003,44.380860159999997,1857,85,4,11,2014-06-19 22:57:15.739-04,21.68,18,-1.46831,-2.9639,-0.683597,Clear,2,1,0,,2237,5360,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231778230000003,44.380860159999997,1858,85,4,11,2014-06-19 22:57:16.762-04,21.66,18,-1.48809,-3.06271,-0.781394,Clear,2,1,0,,2237,5361,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231788280000004,44.380853379999998,1859,84,3,9,2014-06-19 22:57:19.819-04,21.66,17.7,-1.54833,1.17819,-2.81323,Clear,2,1,0,,2237,5362,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231788280000004,44.380853379999998,1860,84,3,9,2014-06-19 22:57:20.796-04,21.66,17.7,-1.44515,-2.74811,-0.461578,Clear,2,1,0,,2237,5363,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231857250000004,44.380815159999997,1861,83,4,11,2014-06-19 22:57:29.462-04,21.7,17.7,-1.51824,-0.198582,2.08908,Clear,2,1,0,,2237,5364,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231879719999995,44.380797729999998,1862,84,3,10,2014-06-19 22:57:30.825-04,21.7,17.7,-1.53272,2.32689,-1.66378,Clear,2,1,0,,2237,5365,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23187919,44.380795929999998,1863,84,3,11,2014-06-19 22:57:40.746-04,21.37,17.7,-1.49943,-1.72438,0.412861,Clear,2,1,0,,2237,5366,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.23187919,44.380795929999998,1864,84,3,11,2014-06-19 22:57:47.008-04,21.62,17.7,-1.54614,2.28645,-1.92521,Clear,2,1,0,,2237,5367,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231883589999995,44.380808450000004,1865,84,3,11,2014-06-19 22:57:49.336-04,21.62,17.7,-1.46613,-2.56175,-0.494349,Clear,2,1,0,,2237,5368,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231752740000005,44.378296779999999,1866,101,3,10,2014-06-19 23:02:09.905-04,21.63,17,-1.3752,-2.69163,-0.569828,Clear,2,1,0,,2237,5369,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231752740000005,44.378296779999999,1867,101,3,10,2014-06-19 23:02:13.69-04,21.66,17,-1.40816,2.93163,-1.22772,Clear,2,1,0,,2237,5370,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231752740000005,44.378296779999999,1868,101,3,10,2014-06-19 23:02:15.144-04,21.66,17,-1.37017,-2.76347,-0.642143,Clear,2,1,0,,2237,5371,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67

-68.231752740000005,44.378296779999999,1869,101,3,10,2014-06-19 23:02:17.812-04,21.66,17,-1.47492,2.57863,-1.57394,Clear,2,1,0,,2237,5372,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231766789999995,44.37829551,1870,102,3,10,2014-06-19 23:02:19.901-04,21.65,17,-1.27126,3.013,-1.16852,Clear,2,1,0,,2237,5373,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231766789999995,44.37829551,1871,102,3,10,2014-06-19 23:02:21.732-04,21.65,17,-1.42725,2.72908,-1.42306,Clear,2,1,0,,2237,5374,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231766789999995,44.37829551,1872,102,3,10,2014-06-19 23:02:23.213-04,21.65,17,-1.43601,2.76535,-1.38623,Clear,2,1,0,,2237,5375,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231766789999995,44.37829551,1873,102,3,10,2014-06-19 23:02:24.477-04,21.62,17,-1.48624,2.75074,-1.39974,Clear,2,1,0,,2237,5376,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231766789999995,44.37829551,1874,102,3,10,2014-06-19 23:02:26.834-04,21.62,17,-1.45422,2.59361,-1.56112,Clear,2,1,0,,2237,5377,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231766789999995,44.37829551,1875,102,3,10,2014-06-19 23:02:31.395-04,21.66,17,-1.3961,2.47388,-1.6863,Clear,2,1,0,,2237,5378,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231766789999995,44.37829551,1876,102,3,10,2014-06-19 23:02:32.957-04,21.66,17,-1.49113,3.05978,-1.09681,Clear,2,1,0,,2237,5379,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231766789999995,44.37829551,1877,102,3,10,2014-06-19 23:02:34.445-04,21.59,17,-1.49563,-3.09138,-0.967284,Clear,2,1,0,,2237,5380,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.231766789999995,44.37829551,1878,102,3,10,2014-06-19 23:02:37.039-04,21.59,17,-1.56387,2.39514,-1.78394,Clear,2,1,0,,2237,5381,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21254795,44.371777799999997,1879,9,3,10,2014-06-19 23:08:51.595-04,21.52,17.7,-1.42531,0.348996,2.3886,Clear,2,0,0,,2237,1838,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21254795,44.371777799999997,1880,9,3,10,2014-06-19 23:08:53.017-04,21.52,17.7,-1.37429,0.155859,2.19397,Clear,2,0,0,,2237,1839,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21254795,44.371777799999997,1881,9,3,10,2014-06-19 23:08:54.512-04,21.5,17.7,-1.45384,2.32557,-1.89563,Clear,2,0,0,,2237,1840,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21254795,44.371777799999997,1882,9,3,10,2014-06-19 23:08:55.957-04,21.5,17.7,-1.44192,2.55005,-1.67065,Clear,2,0,0,,2237,1841,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21254795,44.371777799999997,1883,9,3,10,2014-06-19 23:08:57.071-04,21.5,17.7,-1.50055,0.489853,2.54755,Clear,2,0,0,,2237,1842,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21254795,44.371777799999997,1884,9,3,10,2014-06-19 23:08:59.202-04,21.67,17.7,-1.24816,3.11486,-1.12379,Clear,2,0,0,,2237,1843,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21254795,44.371777799999997,1885,9,3,10,2014-06-19 23:09:00.277-04,21.67,17.7,-1.54996,1.17671,-3.04685,Clear,2,0,0,,2237,1844,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21254795,44.371777799999997,1886,9,3,10,2014-06-19 23:09:03.873-04,21.67,17.7,-1.457,-2.99696,-0.737331,Clear,2,0,0,,2237,1845,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21254795,44.371777799999997,1887,9,3,10,2014-06-19 23:09:04.905-04,21.67,17.7,-1.44081,-0.334717,1.93297,Clear,2,0,0,,2237,1846,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212540279999999,44.37176760999999,1888,8,3,9,2014-06-19 23:09:05.957-04,21.67,17.7,-1.41547,-3.02483,-0.755141,Clear,2,0,0,,2237,1847,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212540279999999,44.37176760999999,1889,8,3,9,2014-06-19 23:09:06.758-04,21.67,17.7,-1.46209,2.35237,-1.65529,Clear,2,0,0,,2237,1848,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21255481,44.371780270000002,1890,8,3,10,2014-06-19 23:09:14.168-04,21.72,18,-1.40713,2.91148,-1.11142,Clear,2,0,0,,2237,1849,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212549899999999,44.371790099999998,1891,8,3,10,2014-06-19 23:09:15.795-04,21.72,17.7,-1.52544,0.849013,3.11567,Clear,2,0,0,,2237,1850,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212549899999999,44.371790099999998,1892,8,3,10,2014-06-19 23:09:17.266-04,21.72,17.7,-1.4892,2.57925,-1.43501,Clear,2,0,0,,2237,1851,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212549899999999,44.371790099999998,1893,8,3,10,2014-06-19 23:09:18.27-04,21.72,17.7,-1.40911,2.56025,-1.4506,Clear,2,0,0,,2237,1852,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212549899999999,44.371790099999998,1894,8,3,10,2014-06-19 23:09:19.529-04,21.62,17.7,-1.42414,2.59479,-1.41336,Clear,2,0,0,,2237,1853,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212549899999999,44.371790099999998,1895,8,3,10,2014-06-19 23:09:23.685-04,21.58,17.7,-1.39845,2.21106,-1.77935,Clear,2,0,0,,2237,1854,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212549899999999,44.371790099999998,1896,8,3,10,2014-06-19 23:09:24.914-04,21.58,17.7,-1.51728,0.536296,2.81656,Clear,2,0,0,,2237,1855,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21255232,44.371801089999998,1897,7,3,10,2014-06-19 23:09:28.99-04,21.58,18,-1.50642,2.8718,-1.12332,Clear,2,0,0,,2237,1856,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.21255232,44.371801089999998,1898,7,3,10,2014-06-19 23:09:30.687-04,21.76,18,-1.47335,2.5802,-1.4181,Clear,2,0,0,,2237,1857,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212564799999996,44.3717909,1899,7,3,10,2014-06-19 23:09:32.123-04,21.76,18,-1.38524,0.458042,2.72101,Clear,2,0,0,,2237,1858,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212564799999996,44.3717909,1900,7,3,10,2014-06-19 23:09:33.117-04,21.76,17.7,-1.5126,1.86079,-2.14364,Clear,2,0,0,,2237,1859,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212564799999996,44.3717909,1901,7,3,10,2014-06-19 23:09:34.2-04,21.5,17.7,-1.53036,1.85039,-2.15836,Clear,2,0,0,,2237,1860,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212558909999998,44.37178944,1902,8,3,10,2014-06-19 23:09:40.638-04,21.76,17.7,-1.44825,2.47661,-1.73367,Clear,2,0,0,,2237,1861,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212553920000005,44.371801679999997,1903,7,3,10,2014-06-19 23:09:42.029-04,21.76,17.7,-1.50413,3.13673,-1.07249,Clear,2,0,0,,2237,1862,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212553920000005,44.371801679999997,1904,7,3,10,2014-06-19 23:09:43.169-04,21.76,17.7,-1.36325,3.05285,-1.16424,Clear,2,0,0,,2237,1863,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212558400000006,44.371810930000002,1905,8,3,9,2014-06-19 23:09:46.022-04,21.5,17.7,-1.29778,1.3671,-2.82011,Clear,2,0,0,,2237,1864,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212577269999997,44.371812900000002,1906,8,3,10,2014-06-19 23:09:50.27-04,21.62,17.7,-1.38344,0.12444,2.35932,Clear,2,0,0,,2237,1865,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212577269999997,44.371812900000002,1907,8,3,10,2014-06-19 23:09:51.217-04,21.62,17.7,-1.47057,-1.36346,0.907697,Clear,2,0,0,,2237,1866,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212577269999997,44.371812900000002,1908,8,3,10,2014-06-19 23:09:52.445-04,21.62,17.7,-1.48059,-1.94978,0.318352,Clear,2,0,0,,2237,1867,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212578399999998,44.371803849999999,1909,8,3,10,2014-06-19 23:09:54.783-04,21.64,17.7,-1.36754,-2.11378,0.171397,Clear,2,0,0,,2237,1868,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212578399999998,44.371803849999999,1910,8,3,10,2014-06-19 23:09:56.407-04,21.64,17.7,-1.40658,1.2926,-2.70972,Clear,2,0,0,,2237,1869,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.212572879999996,44.371795259999999,1911,9,3,10,2014-06-19 23:09:59.258-04,21.68,17.7,-1.32921,-0.614127,1.57739,Clear,2,0,0,,2237,1870,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206412729999997,44.369684210000003,1912,-2,3,10,2014-06-19 23:12:21.219-04,21.48,17.7,-1.43056,2.15968,-1.97708,Clear,2,0,0,,2237,1871,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206412729999997,44.369684210000003,1913,-2,3,10,2014-06-19 23:12:25.926-04,21.5,17.7,-1.53416,-0.745225,1.36503,Clear,2,0,0,,2237,1872,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206425890000006,44.369684130000003,1914,-3,3,10,2014-06-19 23:12:31.735-04,21.46,17.7,-1.50032,-2.08329,0.00276841,Clear,2,0,0,,2237,1873,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206436389999993,44.369701319999997,1915,-3,3,10,2014-06-19 23:12:33.274-04,21.46,17.7,-1.46018,-3.02777,-0.955995,Clear,2,0,0,,2237,1874,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206441609999999,44.369717090000002,1916,-2,3,10,2014-06-19 23:12:38.752-04,21.55,17.7,-1.4905,1.11009,-3.10085,Clear,2,0,0,,2237,1875,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206441609999999,44.369717090000002,1917,-2,3,10,2014-06-19 23:12:41.769-04,21.39,17.7,-1.49301,2.23362,-1.96918,Clear,2,0,0,,2237,1876,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.20647264,44.369742700000003,1918,-3,3,10,2014-06-19 23:12:52.295-04,21.37,17.7,-1.54477,-0.128866,2.14139,Clear,2,0,0,,2237,1877,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206476589999994,44.36975143,1919,-3,3,10,2014-06-19 23:12:55.508-04,21.5,17.7,-1.4829,2.16548,-1.9135,Clear,2,0,0,,2237,1878,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206476589999994,44.36975143,1920,-3,3,10,2014-06-19 23:12:57.629-04,21.5,17.7,-1.49679,-1.88546,0.281478,Clear,2,0,0,,2237,1879,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206476589999994,44.36975143,1921,-3,3,10,2014-06-19 23:13:00.935-04,21.56,17.7,-1.35434,-2.88868,-0.730267,Clear,2,0,0,,2237,1880,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206476589999994,44.36975143,1922,-3,3,10,2014-06-19 23:13:02.011-04,21.56,17.7,-1.48714,1.17367,-2.92776,Clear,2,0,0,,2237,1881,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206476589999994,44.36975143,1923,-3,3,10,2014-06-19 23:13:04.454-04,21.56,17.7,-1.44752,-1.83602,0.375551,Clear,2,0,0,,2237,1882,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206476589999994,44.36975143,1924,-3,3,10,2014-06-19 23:13:05.267-04,21.57,17.7,-1.41081,-2.95926,-0.736446,Clear,2,0,0,,2237,1883,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206476589999994,44.36975143,1925,-3,3,10,2014-06-19 23:13:06.523-04,21.57,17.7,-1.44427,-2.59712,-0.334883,Clear,2,0,0,,2237,1884,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206495009999998,44.369750770000003,1926,-2,3,10,2014-06-19 23:13:07.316-04,21.57,17.7,-1.49641,2.75365,-1.26804,Clear,2,0,0,,2237,1885,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206508310000004,44.369753899999999,1927,-1,3,10,2014-06-19 23:13:17.935-04,21.52,17.7,-1.50541,2.4979,-1.49291,Clear,2,0,0,,2237,1886,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206508310000004,44.369753899999999,1928,-1,3,10,2014-06-19 23:13:21.341-04,21.52,17.7,-1.48963,2.88615,-1.10233,Clear,2,0,0,,2237,1887,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206487460000005,44.3697607,1929,-1,3,10,2014-06-19 23:13:30.425-04,21.56,17.7,-1.52314,-2.53393,-0.353539,Clear,2,0,0,,2237,1888,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206178100000002,44.369639999999997,1930,-1,3,10,2014-06-19 23:13:56.687-04,21.37,17.7,-1.3646,0.13199,2.2833,Clear,2,0,0,,2237,1889,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206122629999996,44.369621549999998,1931,-1,3,10,2014-06-19 23:14:06.918-04,21.57,17.7,-1.49304,-3.00527,-0.792552,Clear,2,1,0,,2237,1890,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206122629999996,44.369621549999998,1932,-1,3,10,2014-06-19 23:14:08.486-04,21.57,17.7,-1.47697,-2.92586,-0.712665,Clear,2,1,0,,2237,1891,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206105649999998,44.369622669999998,1933,-1,3,10,2014-06-19 23:14:13.762-04,21.68,17.7,-1.4406,-2.99122,-0.877163,Clear,2,1,0,,2237,1892,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206105649999998,44.369622669999998,1934,-1,3,10,2014-06-19 23:14:17.843-04,21.52,17.7,-1.46923,-2.85127,-0.751041,Clear,2,1,0,,2237,1893,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.206130329999993,44.36959762,1935,-2,3,10,2014-06-19 23:14:28.897-04,21.73,17.7,-1.49921,-2.50155,-0.262145,Clear,2,1,0,,2237,1894,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.2061195,44.36958808,1936,-2,3,9,2014-06-19 23:14:33.331-04,21.6,17.7,-1.44581,2.46401,-1.60283,Clear,2,1,0,,2237,1895,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205923740000003,44.369454509999997,1937,-1,3,10,2014-06-19 23:15:37.003-04,21.35,17.4,-1.52158,-2.93489,-0.739188,Clear,2,1,0,,2237,1896,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205923740000003,44.369454509999997,1938,-1,3,10,2014-06-19 23:15:39.823-04,21.23,17.4,-1.48264,-2.33737,-0.141492,Clear,2,1,0,,2237,1897,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205923740000003,44.369454509999997,1939,-1,3,10,2014-06-19 23:15:43.68-04,21.56,17.4,-1.49211,1.03205,-3.08307,Clear,2,1,0,,2237,1898,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205907300000007,44.36945558,1940,0,3,9,2014-06-19 23:15:46.434-04,21.37,17.4,-1.55303,-1.50861,0.686106,Clear,2,1,0,,2237,1899,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205907300000007,44.36945558,1941,0,3,9,2014-06-19 23:15:49.944-04,21.3,17.4,-1.43988,-2.99786,-0.799212,Clear,2,1,0,,2237,1900,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205907300000007,44.36945558,1942,0,3,9,2014-06-19 23:15:58.703-04,21.48,17,-1.44313,3.11231,-0.982096,Clear,2,12,0,,2237,1901,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205917679999999,44.36946202,1943,-1,3,9,2014-06-19 23:16:09.505-04,21.54,17,-1.55408,0.453427,2.71923,Clear,2,12,0,,2237,1902,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.20589375,44.369457949999997,1944,-1,3,10,2014-06-19 23:16:27.346-04,21.54,17,-1.43078,2.51421,-1.55452,Clear,2,12,0,,2237,1903,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.20589375,44.369457949999997,1945,-1,3,10,2014-06-19 23:16:29.08-04,21.63,17,-1.32491,2.8573,-1.21029,Clear,2,12,0,,2237,1904,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205878420000005,44.36946099,1946,0,3,9,2014-06-19 23:16:31.212-04,21.63,17,-1.44785,1.67063,-2.37728,Clear,2,12,0,,2237,1905,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205878420000005,44.36946099,1947,0,3,9,2014-06-19 23:16:32.341-04,21.63,17,-1.10998,2.93176,-1.15098,Clear,2,12,0,,2237,1906,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205878420000005,44.36946099,1948,0,3,9,2014-06-19 23:16:33.062-04,21.63,17,-1.40125,2.3781,-1.66476,Clear,2,12,0,,2237,1907,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.205878420000005,44.36946099,1949,0,3,9,2014-06-19 23:16:33.893-04,21.6,17,-1.34637,2.23255,-1.81387,Clear,2,12,0,,2237,1908,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.196567540000004,44.361690299999999,1950,17,3,8,2014-06-19 23:22:00.202-04,21.6,18.6,-1.49998,0.360259,2.59152,Clear,2,0,0,,2237,8448,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19655435,44.36169084,1951,19,3,8,2014-06-19 23:22:18.195-04,21.4,18.6,-1.56965,-2.00742,0.208327,Clear,2,0,0,,2237,8449,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19655435,44.36169084,1952,19,3,8,2014-06-19 23:22:22.319-04,21.47,18.6,-1.44336,0.517136,2.73897,Clear,2,0,0,,2237,8450,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.196557530000007,44.361651309999999,1953,19,3,7,2014-06-19 23:22:45.588-04,21.32,19,-1.56698,-2.41495,-0.224949,Clear,2,0,0,,2237,8451,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.195534429999995,44.362376169999997,1954,17,3,8,2014-06-19 23:25:31.04-04,21.47,19.3,-1.48798,-2.10429,0.0309352,Clear,2,0,0,,2237,8452,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.195534429999995,44.362376169999997,1955,17,3,8,2014-06-19 23:25:34.575-04,21.47,19.3,-1.47975,-2.56865,-0.390096,Clear,2,0,0,,2237,8453,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.195527499999997,44.362368240000002,1956,18,3,8,2014-06-19 23:25:38.424-04,21.47,19.3,-1.4936,2.36375,-1.6835,Clear,2,0,0,,2237,8454,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.195527499999997,44.362368240000002,1957,18,3,8,2014-06-19 23:25:47.971-04,21.46,19.3,-1.52364,2.43415,-1.62636,Clear,2,0,0,,2237,8455,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.195532510000007,44.362376580000003,1958,19,3,9,2014-06-19 23:25:50.817-04,21.43,19.3,-1.48436,2.60794,-1.55145,Clear,2,0,0,,2237,8456,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.195532510000007,44.362376580000003,1959,19,3,9,2014-06-19 23:25:53.4-04,21.43,19.3,-1.51138,2.15589,-2.00223,Clear,2,0,0,,2237,8457,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.195532510000007,44.362376580000003,1960,19,3,9,2014-06-19 23:25:56.656-04,21.48,19.3,-1.41818,-2.17783,-0.0166999,Clear,2,0,0,,2237,8458,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192758150000003,44.363010160000002,1961,36,3,9,2014-06-19 23:27:51.428-04,21.33,19.3,-1.4817,-2.80649,-0.683373,Clear,2,0,0,,2237,8459,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192758150000003,44.363010160000002,1962,36,3,9,2014-06-19 23:27:55.521-04,21.33,19.3,-1.53976,-1.37177,0.810372,Clear,2,0,0,,2237,8460,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192769010000006,44.363008700000002,1963,35,3,9,2014-06-19 23:28:16.62-04,21.24,19.3,-1.45118,1.86898,-2.21925,Clear,2,0,0,,2237,8461,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192630539999996,44.362962009999997,1964,36,3,10,2014-06-19 23:29:16.84-04,21.36,18.6,-1.54141,-0.205127,1.97043,Clear,2,0,0,,2237,8462,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192630539999996,44.362962009999997,1965,36,3,10,2014-06-19 23:29:19.9-04,21.38,18.6,-1.54764,2.50914,-1.59463,Clear,2,0,0,,2237,8463,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192614610000007,44.3629497,1966,36,3,9,2014-06-19 23:29:22.422-04,21.35,19,-1.50823,-1.79333,0.39431,Clear,2,0,0,,2237,8464,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19260122,44.362943319999999,1967,36,3,7,2014-06-19 23:29:23.89-04,21.35,19,-1.43671,-3.00315,-0.805022,Clear,2,0,0,,2237,8465,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19258868,44.362936650000002,1968,36,3,10,2014-06-19 23:29:25.547-04,21.35,19,-1.48222,-2.02382,0.180889,Clear,2,0,0,,2237,8466,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192575779999999,44.362928420000003,1969,36,3,9,2014-06-19 23:29:27.454-04,21.47,19,-1.46522,1.02894,-3.04207,Clear,2,0,0,,2237,8467,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192575779999999,44.362928420000003,1970,36,3,9,2014-06-19 23:29:28.702-04,21.47,19,-1.49633,-2.88781,-0.674732,Clear,2,0,0,,2237,8468,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19255185,44.362910499999998,1971,37,3,9,2014-06-19 23:29:30.759-04,21.48,18.6,-1.41983,-2.57931,-0.370911,Clear,2,0,0,,2237,8469,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19255185,44.362910499999998,1972,37,3,9,2014-06-19 23:29:32.143-04,21.45,18.6,-1.45444,2.93325,-1.1458,Clear,2,0,0,,2237,8470,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192540129999998,44.362904489999998,1973,37,3,10,2014-06-19 23:29:34.007-04,21.45,18.6,-1.40576,-2.15133,0.046092,Clear,2,0,0,,2237,8471,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192516069999996,44.362891150000003,1974,37,3,10,2014-06-19 23:29:36.913-04,21.4,18.6,-1.54196,0.289407,2.48537,Clear,2,0,0,,2237,8472,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192505069999996,44.36288425,1975,37,3,9,2014-06-19 23:29:40.7-04,21.42,18.6,-1.49534,-2.27664,-0.0734652,Clear,2,0,0,,2237,8473,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192505069999996,44.36288425,1976,37,3,9,2014-06-19 23:29:43.378-04,21.35,18.6,-1.41765,2.9271,-1.13963,Clear,2,0,0,,2237,8474,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19248657,44.36288107,1977,37,3,10,2014-06-19 23:29:53.328-04,21.41,18.6,-1.52019,-0.427786,1.77014,Clear,2,0,0,,2237,8475,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19248657,44.36288107,1978,37,3,10,2014-06-19 23:29:56.38-04,21.46,18.6,-1.51122,2.97228,-1.09017,Clear,2,0,0,,2237,8476,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19247516,44.36287558,1979,37,3,10,2014-06-19 23:30:04.846-04,21.45,18.6,-1.50166,-0.0353341,2.17204,Clear,2,0,0,,2237,8477,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19247516,44.36287558,1980,37,3,10,2014-06-19 23:30:08.711-04,21.51,18.6,-1.51333,1.97017,-2.08504,Clear,2,0,0,,2237,8478,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192439899999997,44.36285058,1981,38,3,10,2014-06-19 23:30:19.303-04,21.53,18.6,-1.42344,0.600354,2.81965,Clear,2,0,0,,2237,8479,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192419659999999,44.362827350000003,1982,39,3,10,2014-06-19 23:30:25.939-04,21.54,18.3,-1.43784,-2.01279,0.19219,Clear,2,0,0,,2237,8480,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19240157,44.362809749999997,1983,39,3,9,2014-06-19 23:30:29.478-04,21.41,18.3,-1.48107,-2.61337,-0.383528,Clear,2,0,0,,2237,8481,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192385040000005,44.362789059999997,1984,39,3,9,2014-06-19 23:30:33.148-04,21.41,18.3,-1.49368,2.99712,-1.04909,Clear,2,0,0,,2237,8482,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192374220000005,44.362778730000002,1985,39,3,9,2014-06-19 23:30:35.463-04,21.5,18.3,-1.44256,2.8516,-1.19969,Clear,2,0,0,,2237,8483,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192363630000003,44.36276927,1986,39,3,8,2014-06-19 23:30:38.516-04,21.39,18.3,-1.41683,3.08194,-0.973575,Clear,2,0,0,,2237,8484,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192340360000003,44.36275474,1987,40,3,9,2014-06-19 23:30:41.469-04,21.39,18.3,-1.53486,-2.84043,-0.634082,Clear,2,0,0,,2237,8485,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192329580000006,44.36274814,1988,40,3,8,2014-06-19 23:30:43.578-04,21.41,18.3,-1.43941,-1.7272,0.472809,Clear,2,0,0,,2237,8486,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192329580000006,44.36274814,1989,40,3,8,2014-06-19 23:30:44.328-04,21.41,18.3,-1.42749,-2.18845,0.0106483,Clear,2,0,0,,2237,8487,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192318020000002,44.36274286999998,1990,39,3,9,2014-06-19 23:30:45.975-04,21.45,18.3,-1.44896,-1.06639,1.13824,Clear,2,0,0,,2237,8488,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192306700000003,44.362735530000002,1991,39,3,8,2014-06-19 23:30:48.074-04,21.45,18.3,-1.41185,2.73033,-1.32538,Clear,2,0,0,,2237,8489,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192295979999997,44.362726780000003,1992,39,3,8,2014-06-19 23:30:50.113-04,21.39,18.3,-1.41728,-2.17803,0.0482395,Clear,2,0,0,,2237,8490,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192272720000005,44.362708840000003,1993,39,3,8,2014-06-19 23:30:53.379-04,21.39,18.3,-1.32697,-2.43133,-0.219869,Clear,2,0,0,,2237,8491,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19226372,44.3627009,1994,39,3,8,2014-06-19 23:30:55.564-04,21.36,18.3,-1.4591,-2.82278,-0.614488,Clear,2,0,0,,2237,8492,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192255729999999,44.362693649999997,1995,39,3,8,2014-06-19 23:30:59.877-04,21.4,18.3,-1.45111,1.90099,-2.1553,Clear,2,0,0,,2237,8493,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192255729999999,44.362693649999997,1996,39,3,8,2014-06-19 23:31:02.604-04,21.5,18.3,-1.44419,1.98372,-2.07946,Clear,2,0,0,,2237,8494,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192242300000004,44.362688830000003,1997,39,3,9,2014-06-19 23:31:04.936-04,21.5,18,-1.43702,-0.715008,1.48435,Clear,2,0,0,,2237,8495,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192225070000006,44.362679630000002,1998,39,3,8,2014-06-19 23:31:07.494-04,21.39,18,-1.37338,-0.0369113,2.14246,Clear,2,0,0,,2237,8496,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192205380000004,44.362687270000002,1999,38,3,9,2014-06-19 23:31:24.717-04,21.44,18,-1.54357,-0.897878,1.14496,Clear,2,0,0,,2237,8497,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192111780000005,44.362608100000003,2000,39,3,8,2014-06-19 23:32:27.567-04,21.31,17.7,-1.36067,3.11137,-0.966839,Clear,2,0,0,,2237,8498,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192111780000005,44.362608100000003,2001,39,3,8,2014-06-19 23:32:28.935-04,21.31,17.7,-1.44779,2.88666,-1.18888,Clear,2,0,0,,2237,8499,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.192111780000005,44.362608100000003,2002,39,3,8,2014-06-19 23:32:30.607-04,21.5,17.7,-1.47486,-1.79765,0.406736,Clear,2,0,0,,2237,8500,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191909519999996,44.362454120000002,2003,42,3,9,2014-06-19 23:32:51.21-04,21.41,17.4,-1.4514,-1.52819,0.67866,Clear,2,0,0,,2237,8501,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191909519999996,44.362454120000002,2004,42,3,9,2014-06-19 23:32:55.109-04,21.42,17.4,-1.44957,-2.65998,-0.444243,Clear,2,0,0,,2237,8502,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191880260000005,44.36244155,2005,43,3,8,2014-06-19 23:32:59.486-04,21.44,17.4,-1.46984,-1.38452,0.834951,Clear,2,0,0,,2237,8503,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191854899999996,44.362422090000003,2006,42,3,8,2014-06-19 23:33:03.785-04,21.44,17.4,-1.49525,-2.76455,-0.541445,Clear,2,0,0,,2237,8504,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191837480000004,44.36238892,2007,41,3,9,2014-06-19 23:33:11.203-04,21.41,17.4,-1.42655,0.217804,2.39986,Clear,2,0,0,,2237,8505,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191798219999995,44.362368699999998,2008,42,3,9,2014-06-19 23:33:27.448-04,21.39,17.4,-1.50853,3.05922,-1.0291,Clear,2,0,0,,2237,8506,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191781090000006,44.362357959999997,2009,43,3,8,2014-06-19 23:33:30.9-04,21.53,17.4,-1.46161,-1.82871,0.384902,Clear,2,0,0,,2237,8507,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191771059999994,44.36235148,2010,43,3,8,2014-06-19 23:33:34.348-04,21.44,17,-1.4397,-2.6015,-0.383287,Clear,2,0,0,,2237,8508,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191749909999999,44.36233816,2011,43,3,8,2014-06-19 23:33:37.388-04,21.44,17,-1.26377,2.64017,-1.41926,Clear,2,0,0,,2237,8509,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19173868,44.3623312,2012,43,3,8,2014-06-19 23:33:39.156-04,21.53,17,-1.36828,-3.06919,-0.856259,Clear,2,0,0,,2237,8510,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19173868,44.3623312,2013,43,3,8,2014-06-19 23:33:40.023-04,21.53,17,-1.40328,-2.55807,-0.344343,Clear,2,0,0,,2237,8511,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1917258,44.36232382,2014,43,3,8,2014-06-19 23:33:41.199-04,21.53,17.4,-1.45245,-1.69226,0.528283,Clear,2,0,0,,2237,8512,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1917258,44.36232382,2015,43,3,8,2014-06-19 23:33:42.33-04,21.53,17.4,-1.35138,-2.50333,-0.288861,Clear,2,0,0,,2237,8513,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191688429999999,44.362306459999999,2016,43,3,9,2014-06-19 23:33:47.688-04,21.45,17,-1.50864,-0.0821067,2.06576,Clear,2,0,0,,2237,8514,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191688429999999,44.362306459999999,2017,43,3,9,2014-06-19 23:33:50.515-04,21.3,17,-1.47526,-0.545483,1.64527,Clear,2,0,0,,2237,8515,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19167514,44.36230597,2018,43,3,9,2014-06-19 23:33:52.076-04,21.3,17,-1.48234,-2.87493,-0.674489,Clear,2,0,0,,2237,8516,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191664259999996,44.362298680000002,2019,43,3,8,2014-06-19 23:33:54.467-04,21.42,17,-1.51701,-0.355665,1.85175,Clear,2,0,0,,2237,8517,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191642450000003,44.362281359999997,2020,43,3,8,2014-06-19 23:33:56.836-04,21.42,17,-1.39689,-0.814475,1.38883,Clear,2,0,0,,2237,8518,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191642450000003,44.362281359999997,2021,43,3,8,2014-06-19 23:33:58.526-04,21.46,17,-1.40889,-2.05814,0.154502,Clear,2,0,0,,2237,8519,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191631880000003,44.36227162,2022,44,3,8,2014-06-19 23:34:00.471-04,21.46,17,-1.39907,0.629424,2.83133,Clear,2,0,0,,2237,8520,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191620040000004,44.362261629999999,2023,44,3,8,2014-06-19 23:34:02.067-04,21.46,17,-1.48362,1.43357,-2.65174,Clear,2,0,0,,2237,8521,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190475989999996,44.361713870000003,2024,52,3,9,2014-06-19 23:36:24.109-04,21.47,16.4,-1.49876,2.54963,-1.52945,Clear,2,0,0,,2237,8522,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190456449999999,44.361711640000003,2025,52,4,9,2014-06-19 23:36:26.132-04,21.47,16.4,-1.53862,-0.704276,1.4929,Clear,2,0,0,,2237,8523,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19044375,44.361709830000002,2026,52,3,9,2014-06-19 23:36:28.197-04,21.45,16.4,-1.47587,-3.06686,-0.867773,Clear,2,0,0,,2237,8524,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190426439999996,44.361706589999997,2027,52,3,9,2014-06-19 23:36:30.185-04,21.45,16.4,-1.43514,-2.14298,0.0486403,Clear,2,0,0,,2237,8525,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19040948,44.36170319,2028,52,3,9,2014-06-19 23:36:31.542-04,21.32,16.4,-1.44072,2.90685,-1.18085,Clear,2,0,0,,2237,8526,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190392759999995,44.361700130000003,2029,52,3,9,2014-06-19 23:36:33.324-04,21.32,16.4,-1.44238,-1.57242,0.620473,Clear,2,0,0,,2237,8527,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190376569999998,44.36169556,2030,52,3,9,2014-06-19 23:36:35.34-04,21.35,16.4,-1.39389,-2.34652,-0.15344,Clear,2,0,0,,2237,8528,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190360949999999,44.361690770000003,2031,52,3,9,2014-06-19 23:36:38.487-04,21.35,16.7,-1.55751,1.40565,-2.68804,Clear,2,0,0,,2237,8529,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190345379999997,44.36168456,2032,52,3,9,2014-06-19 23:36:39.775-04,21.43,16.7,-1.51888,2.20939,-1.88084,Clear,2,0,0,,2237,8530,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190329939999998,44.36167717,2033,52,3,9,2014-06-19 23:36:41.357-04,21.43,16.4,-1.33974,-2.37646,-0.188713,Clear,2,0,0,,2237,8531,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190312579999997,44.361670340000003,2034,52,3,9,2014-06-19 23:36:43.877-04,21.51,16.4,-1.51218,-2.62221,-0.447057,Clear,2,0,0,,2237,8532,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19027346,44.361660059999998,2036,52,3,9,2014-06-19 23:36:46.895-04,21.51,16.4,-1.38277,-1.83428,0.348547,Clear,2,0,0,,2237,8534,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19027346,44.361660059999998,2037,52,3,9,2014-06-19 23:36:47.766-04,21.26,16.4,-1.43726,3.03906,-1.05544,Clear,2,0,0,,2237,8535,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19023672,44.361648870000003,2038,53,3,9,2014-06-19 23:36:50.9-04,21.26,16.4,-1.53876,2.14893,-1.93738,Clear,2,0,0,,2237,8536,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19023672,44.361648870000003,2039,53,3,9,2014-06-19 23:36:52.063-04,21.36,16.4,-1.51339,1.77367,-2.31072,Clear,2,0,0,,2237,8537,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19021979,44.361642259999996,2040,53,3,9,2014-06-19 23:36:54.352-04,21.36,16.4,-1.44353,-1.60295,0.59102,Clear,2,0,0,,2237,8538,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190205849999998,44.361635560000003,2041,53,3,9,2014-06-19 23:36:59.503-04,21.34,16.4,-1.48717,-2.23254,-0.0572307,Clear,2,0,0,,2237,8539,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190205849999998,44.361635560000003,2042,53,3,9,2014-06-19 23:37:01.461-04,21.34,16.4,-1.41601,-2.90345,-0.716934,Clear,2,0,0,,2237,8540,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190170449999997,44.361603780000003,2043,53,3,9,2014-06-19 23:37:06.836-04,21.31,16.4,-1.40399,-1.35694,0.79338,Clear,2,0,0,,2237,8541,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190170449999997,44.361603780000003,2044,53,3,9,2014-06-19 23:37:07.697-04,21.31,16.4,-1.51942,0.505034,2.64457,Clear,2,0,0,,2237,8542,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190158019999998,44.361599249999998,2045,53,3,9,2014-06-19 23:37:09.523-04,21.31,16.4,-1.51346,-1.0968,1.04422,Clear,2,0,0,,2237,8543,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19014466,44.36159542,2046,53,3,9,2014-06-19 23:37:11.455-04,21.34,16.4,-1.37845,-1.76428,0.405217,Clear,2,0,0,,2237,8544,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190130359999998,44.36159103,2047,54,3,9,2014-06-19 23:37:14.087-04,21.22,16.4,-1.50925,-2.33533,-0.181368,Clear,2,0,0,,2237,8545,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190117670000006,44.361584960000002,2048,54,3,9,2014-06-19 23:37:15.59-04,21.22,16.4,-1.50449,-2.20959,-0.0590706,Clear,2,0,0,,2237,8546,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67

-68.190104439999999,44.361579069999998,2049,53,3,9,2014-06-19 23:37:17.777-04,21.38,16.4,-1.50412,-0.260733,1.88803,Clear,2,0,0,,2237,8547,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19008990000004,44.36157206,2050,53,3,9,2014-06-19 23:37:18.888-04,21.38,16.4,-1.48012,-0.155437,1.99252,Clear,2,0,0,,2237,8548,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190073479999995,44.361567119999997,2051,53,3,9,2014-06-19 23:37:22.338-04,21.14,16.4,-1.5141,-0.80538,1.34056,Clear,2,0,0,,2237,8549,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190073479999995,44.361567119999997,2052,53,3,9,2014-06-19 23:37:24.385-04,21.3,16.4,-1.4407,0.653511,2.80694,Clear,2,0,0,,2237,8550,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19005697,44.361564919999999,2053,53,3,9,2014-06-19 23:37:26.536-04,21.3,16.4,-1.52301,-2.8852,-0.73633,Clear,2,0,0,,2237,8551,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.19005697,44.361564919999999,2054,53,3,9,2014-06-19 23:37:27.601-04,21.3,16.4,-1.56092,0.137066,2.29696,Clear,2,0,0,,2237,8552,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190036070000005,44.361555449999997,2055,53,3,9,2014-06-19 23:37:28.691-04,21.34,16.4,-1.41704,-1.87396,0.289822,Clear,2,0,0,,2237,8553,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190036070000005,44.361555449999997,2056,53,3,9,2014-06-19 23:37:29.925-04,21.34,16.4,-1.41656,-1.55151,0.616821,Clear,2,0,0,,2237,8554,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190023490000002,44.361548519999999,2057,53,3,9,2014-06-19 23:37:30.844-04,21.34,16.4,-1.48157,-2.44405,-0.276403,Clear,2,0,0,,2237,8555,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190023490000002,44.361548519999999,2058,53,3,9,2014-06-19 23:37:31.847-04,21.34,16.4,-1.51983,0.414269,2.58422,Clear,2,0,0,,2237,8556,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190009559999993,44.36154141,2059,53,3,9,2014-06-19 23:37:32.984-04,21.28,16.4,-1.44891,-2.01759,0.154509,Clear,2,0,0,,2237,8557,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189806500000003,44.361440780000002,2061,52,3,8,2014-06-19 23:38:13.426-04,21.13,16.4,-1.47863,-2.70661,-0.55983,Clear,2,0,0,,2237,8559,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189806500000003,44.361440780000002,2062,52,3,8,2014-06-19 23:38:16.493-04,21.46,16.4,-1.46988,-2.36797,-0.178834,Clear,2,0,0,,2237,8560,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189806500000003,44.361440780000002,2063,52,3,8,2014-06-19 23:38:18.195-04,21.46,16.4,-1.53864,0.987827,-3.10994,Clear,2,0,0,,2237,8561,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189791819999996,44.361428510000003,2064,53,3,9,2014-06-19 23:38:18.915-04,21.46,16.4,-1.46575,-0.613015,1.56793,Clear,2,0,0,,2237,8562,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189791819999996,44.361428510000003,2065,53,3,9,2014-06-19 23:38:20.355-04,21.29,16.4,-1.40081,-1.34369,0.844785,Clear,2,0,0,,2237,8563,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18978060000006,44.36142204,2066,53,3,9,2014-06-19 23:38:22.443-04,21.29,16.4,-1.43498,-1.74711,0.440167,Clear,2,0,0,,2237,8564,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189769429999998,44.361415129999997,2067,53,3,9,2014-06-19 23:38:23.707-04,21.27,16.4,-1.49424,2.57079,-1.52109,Clear,2,0,0,,2237,8565,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189758170000005,44.361408849999997,2068,53,3,9,2014-06-19 23:38:25.88-04,21.27,16.4,-1.497,-2.66642,-0.476104,Clear,2,0,0,,2237,8566,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189758170000005,44.361408849999997,2069,53,3,9,2014-06-19 23:38:27.559-04,21.36,16.4,-1.47668,-2.08359,0.106275,Clear,2,0,0,,2237,8567,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189737239999999,44.361400109999998,2070,53,3,9,2014-06-19 23:38:29.111-04,21.36,16.4,-1.49021,2.66329,-1.42238,Clear,2,0,0,,2237,8568,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189737239999999,44.361400109999998,2071,53,3,9,2014-06-19 23:38:30.598-04,21.36,16.4,-1.48079,0.986427,-3.09454,Clear,2,0,0,,2237,8569,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189737239999999,44.361400109999998,2072,53,3,9,2014-06-19 23:38:31.987-04,21.41,16.4,-1.46463,2.76527,-1.31089,Clear,2,0,0,,2237,8570,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189715770000007,44.361391570000002,2073,53,3,9,2014-06-19 23:38:34.242-04,21.41,16.4,-1.46797,2.52393,-1.55375,Clear,2,0,0,,2237,8571,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18969357999997,44.36137996,2074,52,3,9,2014-06-19 23:38:37.612-04,21.45,16.1,-1.49759,-2.77551,-0.574903,Clear,2,0,0,,2237,8572,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189685030000007,44.361371900000002,2075,53,3,9,2014-06-19 23:38:40.661-04,21.38,16.1,-1.48573,-2.54332,-0.34057,Clear,2,0,0,,2237,8573,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189675809999997,44.361365630000002,2076,53,3,9,2014-06-19 23:38:43.097-04,21.38,16.1,-1.44275,2.44822,-1.63478,Clear,2,0,0,,2237,8574,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189675809999997,44.361365630000002,2077,53,3,9,2014-06-19 23:38:44.316-04,21.36,16.1,-1.48598,-0.477796,1.71297,Clear,2,0,0,,2237,8575,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189653820000004,44.361358199999998,2078,53,3,9,2014-06-19 23:38:45.857-04,21.36,16.1,-1.56395,2.86668,-1.22089,Clear,2,0,0,,2237,8576,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189640920000002,44.361353229999999,2079,53,3,9,2014-06-19 23:38:48.632-04,21.4,16.1,-1.47578,2.23718,-1.83799,Clear,2,0,0,,2237,8577,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189626720000007,44.361348149999998,2080,53,3,9,2014-06-19 23:38:50.165-04,21.4,16.1,-1.52503,2.07735,-1.9987,Clear,2,0,0,,2237,8578,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189612969999999,44.361341680000002,2081,53,3,9,2014-06-19 23:38:52.093-04,21.27,16.1,-1.51271,-1.34905,0.856151,Clear,2,0,0,,2237,8579,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189601139999994,44.36133469,2082,53,3,9,2014-06-19 23:38:53.373-04,21.27,16.1,-1.55498,2.69025,-1.3856,Clear,2,0,0,,2237,8580,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189575520000005,44.36132577,2083,53,3,9,2014-06-19 23:38:58.633-04,21.25,16.1,-1.49272,-1.03189,1.13248,Clear,2,0,0,,2237,8581,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189575520000005,44.36132577,2084,53,3,9,2014-06-19 23:39:09.885-04,21.29,16.1,-1.4431,-1.07552,1.04867,Clear,2,0,0,,2237,8582,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18953888,44.361317059999998,2085,54,3,9,2014-06-19 23:39:18.412-04,21.18,16.1,-1.5415,-0.936877,1.20452,Clear,2,0,0,,2237,8583,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18953888,44.361317059999998,2086,54,3,9,2014-06-19 23:39:21.445-04,21.44,16.1,-1.37578,2.90363,-1.19824,Clear,2,0,0,,2237,8584,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18953888,44.361317059999998,2087,54,3,9,2014-06-19 23:39:22.475-04,21.44,16.1,-1.50639,2.09481,-1.98813,Clear,2,0,0,,2237,8585,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189528850000002,44.361308579999999,2088,53,3,9,2014-06-19 23:39:23.955-04,21.44,16.1,-1.42983,-2.08337,0.124745,Clear,2,0,0,,2237,8586,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189528850000002,44.361308579999999,2089,53,3,9,2014-06-19 23:39:25.4-04,21.33,16.1,-1.38052,-3.03585,-0.827502,Clear,2,0,0,,2237,8587,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189528850000002,44.361308579999999,2090,53,3,9,2014-06-19 23:39:26.575-04,21.33,16.1,-1.43101,-1.61438,0.601573,Clear,2,0,0,,2237,8588,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189508279999998,44.361296629999998,2091,53,3,9,2014-06-19 23:39:27.912-04,21.33,16.1,-1.47049,-1.94744,0.271059,Clear,2,0,0,,2237,8589,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189498099999994,44.361286909999997,2092,53,3,9,2014-06-19 23:39:29.584-04,21.45,16.1,-1.45752,-2.04319,0.174163,Clear,2,0,0,,2237,8590,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189488549999993,44.361275720000002,2093,53,3,8,2014-06-19 23:39:31.712-04,21.45,16.1,-1.53323,-1.03934,1.17263,Clear,2,0,0,,2237,8591,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189478429999994,44.361264939999998,2094,53,3,9,2014-06-19 23:39:33.314-04,21.4,16.1,-1.48578,-2.41363,-0.207379,Clear,2,0,0,,2237,8592,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189466899999999,44.361255839999998,2095,53,3,9,2014-06-19 23:39:35.06-04,21.4,16.1,-1.37088,-2.79629,-0.593864,Clear,2,0,0,,2237,8593,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189466899999999,44.361255839999998,2096,53,3,9,2014-06-19 23:39:36.432-04,21.4,16.1,-1.4914,2.94757,-1.1233,Clear,2,0,0,,2237,8594,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189456629999995,44.361246749999999,2097,53,3,9,2014-06-19 23:39:37.71-04,21.33,16.1,-1.48079,-2.89357,-0.682597,Clear,2,0,0,,2237,8595,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18944494,44.36123911,2098,53,3,9,2014-06-19 23:39:39.286-04,21.33,16.1,-1.52121,-2.57467,-0.371625,Clear,2,0,0,,2237,8596,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18944494,44.36123911,2099,53,3,9,2014-06-19 23:39:40.69-04,21.33,16.1,-1.51226,-1.08433,1.11789,Clear,2,0,0,,2237,8597,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18943204,44.361230730000003,2100,53,3,9,2014-06-19 23:39:41.903-04,21.41,16.1,-1.43007,1.38682,-2.6838,Clear,2,0,0,,2237,8598,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189408169999993,44.361213040000003,2101,53,3,9,2014-06-19 23:39:46.579-04,21.35,16.1,-1.44522,-2.68721,-0.468404,Clear,2,0,0,,2237,8599,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189398030000007,44.361206430000003,2102,53,3,9,2014-06-19 23:39:47.4-04,21.35,16.1,-1.48976,-2.13979,0.0890114,Clear,2,0,0,,2237,8600,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189398030000007,44.361206430000003,2103,53,3,9,2014-06-19 23:39:48.105-04,21.35,16.1,-1.35433,-3.07982,-0.852786,Clear,2,0,0,,2237,8601,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189398030000007,44.361206430000003,2104,53,3,9,2014-06-19 23:39:49.598-04,21.45,16.1,-1.53704,2.98162,-1.07064,Clear,2,0,0,,2237,8602,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189398030000007,44.361206430000003,2105,53,3,9,2014-06-19 23:39:50.467-04,21.45,16.1,-1.43187,-2.43609,-0.205314,Clear,2,0,0,,2237,8603,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189379389999999,44.36119454,2106,54,3,9,2014-06-19 23:39:51.265-04,21.45,16.1,-1.44843,2.95188,-1.09619,Clear,2,0,0,,2237,8604,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189370049999994,44.361187010000002,2107,53,3,9,2014-06-19 23:39:53.098-04,21.35,16.1,-1.32257,-1.67288,0.566632,Clear,2,0,0,,2237,8605,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189370049999994,44.361187010000002,2108,53,3,9,2014-06-19 23:39:54.623-04,21.35,16.1,-1.32846,-2.39589,-0.165718,Clear,2,0,0,,2237,8606,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18936042,44.361177910000002,2109,53,3,7,2014-06-19 23:39:55.63-04,21.35,16.1,-1.38997,-3.0686,-0.837747,Clear,2,0,0,,2237,8607,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18936042,44.361177910000002,2110,53,3,7,2014-06-19 23:39:56.727-04,21.35,16.1,-1.4464,3.11203,-0.940786,Clear,2,0,0,,2237,8608,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18933751,44.36115968,2111,54,3,8,2014-06-19 23:39:58.858-04,21.44,16.1,-1.38759,-0.485755,1.71227,Clear,2,0,0,,2237,8609,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18933751,44.36115968,2112,54,3,8,2014-06-19 23:39:59.628-04,21.44,16.1,-1.5489,-0.400241,1.80798,Clear,2,0,0,,2237,8610,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18933751,44.36115968,2113,54,3,8,2014-06-19 23:40:00.491-04,21.44,16.1,-1.35381,-1.46431,0.751052,Clear,2,0,0,,2237,8611,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189324130000003,44.361148989999997,2114,54,3,9,2014-06-19 23:40:01.327-04,21.43,16.1,-1.45483,2.6419,-1.42352,Clear,2,0,0,,2237,8612,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189324130000003,44.361148989999997,2115,54,3,9,2014-06-19 23:40:02.374-04,21.43,16.1,-1.54329,2.66802,-1.40028,Clear,2,0,0,,2237,8613,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18929620000003,44.36112696,2116,54,3,9,2014-06-19 23:40:04.791-04,21.43,16.1,-1.53024,-2.49064,-0.27971,Clear,2,0,0,,2237,8614,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18929620000003,44.36112696,2117,54,3,9,2014-06-19 23:40:06.05-04,21.36,16.1,-1.52689,-0.0062111,2.19758,Clear,2,0,0,,2237,8615,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189276829999997,44.361115660000003,2118,54,3,9,2014-06-19 23:40:07.942-04,21.36,16.1,-1.16873,-1.96282,0.25573,Clear,2,0,0,,2237,8616,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189262869999993,44.36110343,2119,54,3,9,2014-06-19 23:40:08.985-04,21.37,16.1,-1.53182,-1.90404,0.303634,Clear,2,0,0,,2237,8617,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189262869999993,44.36110343,2120,54,3,9,2014-06-19 23:40:10.432-04,21.37,16.1,-1.47758,-2.09397,0.118047,Clear,2,0,0,,2237,8618,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18924844,44.36109184,2121,54,3,8,2014-06-19 23:40:11.639-04,21.37,16.1,-1.46635,1.85603,-2.20668,Clear,2,0,0,,2237,8619,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189233540000004,44.361080129999998,2122,54,3,9,2014-06-19 23:40:12.79-04,21.37,16.1,-1.49755,-0.204049,2.00487,Clear,2,0,0,,2237,8620,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189233540000004,44.361080129999998,2123,54,3,9,2014-06-19 23:40:13.812-04,21.39,16.1,-1.51389,-2.51743,-0.302568,Clear,2,0,0,,2237,8621,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189218510000003,44.361069280000002,2124,54,3,9,2014-06-19 23:40:15.146-04,21.39,16.1,-1.45748,-1.59787,0.614825,Clear,2,0,0,,2237,8622,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189218510000003,44.361069280000002,2125,54,3,9,2014-06-19 23:40:16.495-04,21.39,16.1,-1.3602,-1.32949,0.882772,Clear,2,0,0,,2237,8623,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189203410000005,44.361058460000002,2126,54,3,9,2014-06-19 23:40:17.598-04,21.42,16.1,-1.36238,-1.84214,0.361319,Clear,2,0,0,,2237,8624,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189188430000002,44.361046600000002,2127,54,3,9,2014-06-19 23:40:19.666-04,21.42,16.1,-1.5159,0.60205,2.78174,Clear,2,0,0,,2237,8625,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189173409999995,44.361034150000002,2128,54,3,9,2014-06-19 23:40:21.014-04,21.42,16.1,-1.54785,0.435186,2.61383,Clear,2,0,0,,2237,8626,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189173409999995,44.361034150000002,2129,54,3,9,2014-06-19 23:40:22.245-04,21.37,16.1,-1.50442,0.441559,2.6178,Clear,2,0,0,,2237,8627,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189159889999999,44.361022329999997,2130,54,3,9,2014-06-19 23:40:23.716-04,21.37,16.1,-1.44913,-2.00301,0.17445,Clear,2,0,0,,2237,8628,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18914891,44.361009930000002,2131,54,3,8,2014-06-19 23:40:24.735-04,21.37,16.1,-1.36801,1.09851,-2.99163,Clear,2,0,0,,2237,8629,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18914891,44.361009930000002,2132,54,3,8,2014-06-19 23:40:26.474-04,21.33,16.1,-1.47896,-2.43048,-0.207485,Clear,2,0,0,,2237,8630,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189136309999995,44.36099755,2133,54,3,9,2014-06-19 23:40:28.284-04,21.33,16.1,-1.2337,-1.51857,0.711155,Clear,2,0,0,,2237,8631,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189113149999997,44.360974149999997,2134,54,3,9,2014-06-19 23:40:32.154-04,21.33,15.7,-1.23147,-1.29333,0.925653,Clear,2,0,0,,2237,8632,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189099959999993,44.360964699999997,2135,54,3,9,2014-06-19 23:40:33.336-04,21.36,15.7,-1.53069,-2.55788,-0.358064,Clear,2,0,0,,2237,8633,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189088080000005,44.36095376,2136,54,3,9,2014-06-19 23:40:34.912-04,21.36,15.7,-1.29808,-1.839,0.364955,Clear,2,0,0,,2237,8634,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189088080000005,44.36095376,2137,54,3,9,2014-06-19 23:40:35.748-04,21.36,16.1,-1.44136,2.15865,-1.91357,Clear,2,0,0,,2237,8635,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18907498,44.36094327,2138,54,3,9,2014-06-19 23:40:37.693-04,21.32,16.1,-1.47996,-2.64169,-0.436242,Clear,2,0,0,,2237,8636,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189061229999993,44.360932730000002,2139,54,3,9,2014-06-19 23:40:38.827-04,21.32,16.1,-1.48896,2.7698,-1.29884,Clear,2,0,0,,2237,8637,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189061229999993,44.360932730000002,2140,54,3,9,2014-06-19 23:40:40.312-04,21.32,15.7,-1.5182,2.32142,-1.74605,Clear,2,0,0,,2237,8638,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189048170000007,44.36092172,2141,55,3,8,2014-06-19 23:40:42.306-04,21.59,15.7,-1.5185,-1.30954,0.889621,Clear,2,0,0,,2237,8639,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189036669999993,44.36091012,2142,55,3,8,2014-06-19 23:40:43.343-04,21.59,16.1,-1.43818,1.7296,-2.34025,Clear,2,0,0,,2237,8640,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189036669999993,44.36091012,2143,55,3,8,2014-06-19 23:40:44.511-04,21.59,16.1,-1.53968,1.55993,-2.52054,Clear,2,0,0,,2237,8641,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189024520000004,44.36090035,2144,54,3,9,2014-06-19 23:40:45.536-04,21.31,16.1,-1.51599,-2.16278,0.0349494,Clear,2,0,0,,2237,8642,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189012509999998,44.36088917,2145,55,3,9,2014-06-19 23:40:46.885-04,21.31,16.1,-1.45555,-1.10263,1.09459,Clear,2,0,0,,2237,8643,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189012509999998,44.36088917,2146,55,3,9,2014-06-19 23:40:48.127-04,21.31,15.7,-1.44532,-1.39561,0.803711,Clear,2,0,0,,2237,8644,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189003150000005,44.3608768,2147,55,3,9,2014-06-19 23:40:49.122-04,21.31,15.7,-1.23594,-0.64515,1.5437,Clear,2,0,0,,2237,8645,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18898231,44.36082802,2148,53,3,8,2014-06-19 23:41:35.813-04,21.47,15.7,-1.5382,-0.718653,1.49461,Clear,2,0,0,,2237,8646,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188972300000003,44.36081902,2149,53,3,8,2014-06-19 23:41:37.248-04,21.47,15.7,-1.43967,-0.0367247,2.17996,Clear,2,0,0,,2237,8647,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188963490000006,44.36080965,2150,53,3,7,2014-06-19 23:41:39.485-04,21.32,15.7,-1.4843,-2.3504,-0.113701,Clear,2,0,0,,2237,8648,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188954719999998,44.36079832,2151,53,3,8,2014-06-19 23:41:40.918-04,21.32,15.7,-1.50301,-3.09505,-0.858483,Clear,2,0,0,,2237,8649,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188954719999998,44.36079832,2152,53,3,8,2014-06-19 23:41:42.505-04,21.63,15.7,-1.43033,2.4195,-1.62253,Clear,2,0,0,,2237,8650,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188944219999996,44.360787729999998,2153,53,3,7,2014-06-19 23:41:43.65-04,21.63,15.7,-1.52446,3.04192,-1.00199,Clear,2,0,0,,2237,8651,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188935240000006,44.360775840000002,2154,53,3,7,2014-06-19 23:41:44.918-04,21.63,15.7,-1.49032,1.66566,-2.37338,Clear,2,0,0,,2237,8652,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188935240000006,44.360775840000002,2155,53,3,7,2014-06-19 23:41:46.331-04,21.63,15.7,-1.4625,-3.10967,-0.868812,Clear,2,0,0,,2237,8653,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188927079999999,44.360762559999998,2156,53,3,7,2014-06-19 23:41:47.266-04,21.4,15.7,-1.46435,-2.98397,-0.743534,Clear,2,0,0,,2237,8654,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188927079999999,44.360762559999998,2157,53,3,7,2014-06-19 23:41:48.11-04,21.4,15.7,-1.41477,-1.43684,0.805166,Clear,2,0,0,,2237,8655,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188916570000004,44.36074946,2158,53,3,7,2014-06-19 23:41:49.137-04,21.4,15.7,-1.47924,1.90605,-2.13045,Clear,2,0,0,,2237,8656,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188916570000004,44.36074946,2159,53,3,7,2014-06-19 23:41:50.263-04,21.4,15.7,-1.37417,0.86893,3.10252,Clear,2,0,0,,2237,8657,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188905590000005,44.36073622,2160,53,3,7,2014-06-19 23:41:51.282-04,21.45,15.7,-1.50421,-2.33991,-0.108198,Clear,2,0,0,,2237,8658,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188895459999998,44.360722709999997,2161,53,3,7,2014-06-19 23:41:52.817-04,21.45,15.7,-1.38838,2.64091,-1.39143,Clear,2,0,0,,2237,8659,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188895459999998,44.360722709999997,2162,53,3,7,2014-06-19 23:41:54.141-04,21.45,15.7,-1.43597,-2.41338,-0.180239,Clear,2,0,0,,2237,8660,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188885569999997,44.360710679999997,2163,53,3,8,2014-06-19 23:41:55.275-04,21.35,15.7,-1.37855,-2.30896,-0.074353,Clear,2,0,0,,2237,8661,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188885569999997,44.360710679999997,2164,53,3,8,2014-06-19 23:41:56.383-04,21.35,15.7,-1.52075,-0.89732,1.33343,Clear,2,0,0,,2237,8662,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188875499999995,44.360699840000002,2165,53,3,8,2014-06-19 23:41:58.643-04,21.4,15.7,-1.4969,-2.61532,-0.386779,Clear,2,0,0,,2237,8663,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188865759999999,44.360689559999997,2166,53,3,8,2014-06-19 23:42:00.307-04,21.4,15.7,-1.55472,-0.448078,1.77601,Clear,2,0,0,,2237,8664,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188855930000003,44.360678319999998,2167,53,3,8,2014-06-19 23:42:01.701-04,21.4,15.7,-1.54654,-1.10186,1.10724,Clear,2,0,0,,2237,8665,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188843910000003,44.36066915,2168,53,3,9,2014-06-19 23:42:03.122-04,21.36,15.7,-1.34884,-1.84577,0.369473,Clear,2,0,0,,2237,8666,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188843910000003,44.36066915,2169,53,3,9,2014-06-19 23:42:04.274-04,21.36,15.7,-1.46785,-1.03737,1.18216,Clear,2,0,0,,2237,8667,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188833459999998,44.360660019999997,2170,53,3,8,2014-06-19 23:42:05.41-04,21.36,15.7,-1.43973,1.91456,-2.13612,Clear,2,0,0,,2237,8668,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188833459999998,44.360660019999997,2171,53,3,8,2014-06-19 23:42:06.755-04,21.32,15.7,-1.44876,2.04092,-2.01117,Clear,2,0,0,,2237,8669,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188814089999994,44.360639120000002,2172,53,3,9,2014-06-19 23:42:09.77-04,21.32,15.7,-1.51672,-0.660425,1.56002,Clear,2,0,0,,2237,8670,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188806459999995,44.360630479999998,2173,53,3,9,2014-06-19 23:42:11.219-04,21.45,15.7,-1.43614,-2.19365,0.023644,Clear,2,0,0,,2237,8671,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188806459999995,44.360630479999998,2174,53,3,9,2014-06-19 23:42:13.476-04,21.45,15.4,-1.45851,-1.8325,0.387451,Clear,2,0,0,,2237,8672,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188806459999995,44.360630479999998,2175,53,3,9,2014-06-19 23:42:14.564-04,21.45,15.4,-1.47775,-0.656043,1.56289,Clear,2,0,0,,2237,8673,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188792680000006,44.360614689999998,2176,53,3,8,2014-06-19 23:42:15.92-04,21.4,15.4,-1.41677,0.821119,3.04613,Clear,2,0,0,,2237,8674,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188787959999999,44.36060277,2177,53,3,8,2014-06-19 23:42:17.311-04,21.4,15.4,-1.43549,-1.49902,0.724238,Clear,2,0,0,,2237,8675,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18878144,44.360590690000002,2178,54,3,8,2014-06-19 23:42:19.042-04,21.3,15.4,-1.43468,1.11121,-2.92739,Clear,2,0,0,,2237,8676,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188773080000004,44.36058054,2179,54,3,8,2014-06-19 23:42:21.121-04,21.3,15.4,-1.34806,-1.27735,0.962191,Clear,2,0,0,,2237,8677,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188755880000002,44.360561099999998,2180,53,3,8,2014-06-19 23:42:28.188-04,21.18,15.4,-1.44811,-0.669232,1.51335,Clear,2,0,0,,2237,8678,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188755880000002,44.360561099999998,2181,53,3,8,2014-06-19 23:42:30.649-04,21.41,15.4,-1.36273,-0.659926,1.54576,Clear,2,0,0,,2237,8679,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1887586,44.36055108,2182,54,3,8,2014-06-19 23:42:34.104-04,21.26,15.4,-1.41542,-0.442115,1.75972,Clear,2,0,0,,2237,8680,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1887586,44.36055108,2183,54,3,8,2014-06-19 23:42:35.695-04,21.26,15.4,-1.42254,-1.23706,0.964072,Clear,2,0,0,,2237,8681,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188751300000007,44.360543460000002,2184,54,3,8,2014-06-19 23:42:37.184-04,21.26,15.4,-1.4039,-0.73544,1.47124,Clear,2,0,0,,2237,8682,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188751300000007,44.360543460000002,2185,54,3,8,2014-06-19 23:42:38.639-04,21.45,15.4,-1.4314,-2.06779,0.17426,Clear,2,0,0,,2237,8683,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188751300000007,44.360543460000002,2186,54,3,8,2014-06-19 23:42:40.084-04,21.45,15.4,-1.44112,-1.41231,0.812634,Clear,2,0,0,,2237,8684,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188740789999997,44.360525160000002,2187,54,3,7,2014-06-19 23:42:40.951-04,21.45,15.4,-1.44945,0.00590254,2.22588,Clear,2,0,0,,2237,8685,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188740789999997,44.360525160000002,2188,54,3,7,2014-06-19 23:42:42.329-04,21.33,15.4,-1.40275,0.837579,3.07,Clear,2,0,0,,2237,8686,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188733929999998,44.3605144,2189,54,3,8,2014-06-19 23:42:43.237-04,21.33,15.4,-1.48559,-0.980674,1.24344,Clear,2,0,0,,2237,8687,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188733929999998,44.3605144,2190,54,3,8,2014-06-19 23:42:44.301-04,21.33,15.4,-1.33198,-1.11251,1.11661,Clear,2,0,0,,2237,8688,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18872693,44.360502920000002,2191,54,3,8,2014-06-19 23:42:45.28-04,21.33,15.4,-1.48088,0.796195,3.02032,Clear,2,0,0,,2237,8689,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18872693,44.360502920000002,2192,54,3,8,2014-06-19 23:42:46.118-04,21.39,15.4,-1.39865,-0.514394,1.6993,Clear,2,0,0,,2237,8690,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18872066,44.360491600000003,2193,54,3,8,2014-06-19 23:42:46.987-04,21.39,15.4,-1.55127,-0.547008,1.67378,Clear,2,0,0,,2237,8691,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18872066,44.360491600000003,2194,54,3,8,2014-06-19 23:42:48.078-04,21.39,15.4,-1.41079,0.382059,2.59644,Clear,2,0,0,,2237,8692,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188710510000007,44.36047964,2195,54,3,7,2014-06-19 23:42:49.992-04,21.43,15.4,-1.3575,-0.553816,1.65998,Clear,2,0,0,,2237,8693,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188698470000006,44.360468400000002,2196,54,3,8,2014-06-19 23:42:50.971-04,21.43,15.4,-1.50186,1.5459,-2.51137,Clear,2,0,0,,2237,8694,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188698470000006,44.360468400000002,2197,54,3,8,2014-06-19 23:42:52.729-04,21.43,15.4,-1.36079,-1.28303,0.939452,Clear,2,0,0,,2237,8695,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188674320000004,44.36044658,2198,54,3,8,2014-06-19 23:42:55.7-04,21.37,15.4,-1.45195,-1.13172,1.10296,Clear,2,0,0,,2237,8696,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188664610000004,44.36043636,2199,54,3,8,2014-06-19 23:42:56.711-04,21.37,15.4,-1.51815,0.19313,2.44598,Clear,2,0,0,,2237,8697,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188664610000004,44.36043636,2200,54,3,8,2014-06-19 23:42:57.31-04,21.37,15.4,-1.35943,-2.97866,-0.724867,Clear,2,0,0,,2237,8698,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188664610000004,44.36043636,2201,54,3,8,2014-06-19 23:42:58-04,21.32,15.4,-1.47511,3.10183,-0.926121,Clear,2,0,0,,2237,8699,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188654630000002,44.36042776,2202,54,3,8,2014-06-19 23:42:59.462-04,21.32,15.4,-1.55523,-2.49809,-0.246503,Clear,2,0,0,,2237,8700,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188654630000002,44.36042776,2203,54,3,8,2014-06-19 23:43:00.066-04,21.32,15.4,-1.43193,-1.33134,0.91663,Clear,2,0,0,,2237,8701,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188645969999996,44.36041694,2204,54,3,8,2014-06-19 23:43:01.409-04,21.34,15.4,-1.52509,0.676933,2.9203,Clear,2,0,0,,2237,8702,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188645969999996,44.36041694,2205,54,3,8,2014-06-19 23:43:02.445-04,21.34,15.4,-1.48718,2.95767,-1.0596,Clear,2,0,0,,2237,8703,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18863657,44.360405749999998,2206,54,3,8,2014-06-19 23:43:03.182-04,21.34,15.4,-1.44353,-2.34529,-0.0816429,Clear,2,0,0,,2237,8704,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188625720000005,44.360394939999999,2207,54,3,8,2014-06-19 23:43:04.839-04,21.34,15.4,-1.44579,-2.84685,-0.584609,Clear,2,0,0,,2237,8705,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188625720000005,44.360394939999999,2208,54,3,8,2014-06-19 23:43:05.649-04,21.34,15.4,-1.5131,-0.73296,1.51856,Clear,2,0,0,,2237,8706,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188625720000005,44.360394939999999,2209,54,3,8,2014-06-19 23:43:06.466-04,21.44,15.4,-1.4727,1.04523,-2.9619,Clear,2,0,0,,2237,8707,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188613680000003,44.360383990000003,2210,54,3,8,2014-06-19 23:43:07.258-04,21.44,15.4,-1.39503,-0.818136,1.43417,Clear,2,0,0,,2237,8708,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188613680000003,44.360383990000003,2211,54,3,8,2014-06-19 23:43:08.435-04,21.44,15.4,-1.39007,-1.30102,0.953622,Clear,2,0,0,,2237,8709,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188600930000007,44.36037237,2212,54,3,8,2014-06-19 23:43:09.335-04,21.44,15.4,-1.38744,2.02866,-1.97825,Clear,2,0,0,,2237,8710,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188600930000007,44.36037237,2213,54,3,8,2014-06-19 23:43:10.39-04,21.38,15.4,-1.54646,-2.79046,-0.528644,Clear,2,0,0,,2237,8711,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188588530000004,44.360360589999999,2214,54,3,8,2014-06-19 23:43:11.368-04,21.38,15.4,-1.45245,-2.05903,0.198815,Clear,2,0,0,,2237,8712,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188588530000004,44.360360589999999,2215,54,3,8,2014-06-19 23:43:12.424-04,21.38,15.4,-1.40567,-2.58577,-0.34112,Clear,2,0,0,,2237,8713,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188568950000004,44.360335569999997,2216,54,3,8,2014-06-19 23:43:15.031-04,21.47,15.4,-1.49387,-1.67891,0.559341,Clear,2,0,0,,2237,8714,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188559389999995,44.360324899999999,2217,54,3,8,2014-06-19 23:43:18.229-04,21.46,15.4,-1.53484,0.0186198,2.26599,Clear,2,0,0,,2237,8715,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188552380000004,44.360317539999997,2218,54,3,8,2014-06-19 23:43:19.433-04,21.46,15.4,-1.47968,-0.924124,1.32002,Clear,2,0,0,,2237,8716,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188552380000004,44.360317539999997,2219,54,3,8,2014-06-19 23:43:20.634-04,21.46,15.4,-1.40509,-0.221834,2.01176,Clear,2,0,0,,2237,8717,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188543569999993,44.360309579999999,2220,54,3,8,2014-06-19 23:43:21.724-04,21.46,15.4,-1.47941,1.69463,-2.33739,Clear,2,0,0,,2237,8718,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188543569999993,44.360309579999999,2221,54,3,8,2014-06-19 23:43:22.549-04,21.37,15.4,-1.45181,-2.75277,-0.504171,Clear,2,0,0,,2237,8719,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188533199999995,44.360300809999998,2222,54,3,8,2014-06-19 23:43:23.611-04,21.37,15.4,-1.49743,1.22421,-2.80755,Clear,2,0,0,,2237,8720,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188533199999995,44.360300809999998,2223,54,3,8,2014-06-19 23:43:24.408-04,21.37,15.4,-1.41395,0.794478,3.05356,Clear,2,0,0,,2237,8721,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188522410000004,44.360290579999997,2224,54,3,8,2014-06-19 23:43:26.467-04,21.34,15.4,-1.28678,-0.27749,1.94156,Clear,2,0,0,,2237,8722,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18851214,44.360279519999999,2225,54,3,8,2014-06-19 23:43:27.287-04,21.34,15.4,-1.36284,0.420096,2.65033,Clear,2,0,0,,2237,8723,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18851214,44.360279519999999,2226,54,3,8,2014-06-19 23:43:28.13-04,21.34,15.4,-1.53321,2.65535,-1.38858,Clear,2,0,0,,2237,8724,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188500770000005,44.360269369999997,2227,54,3,8,2014-06-19 23:43:29.603-04,21.34,15.4,-1.44981,-0.516744,1.71237,Clear,2,0,0,,2237,8725,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188500770000005,44.360269369999997,2228,54,3,8,2014-06-19 23:43:30.279-04,21.39,15.4,-1.25575,1.0819,-2.95207,Clear,2,0,0,,2237,8726,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67

-68.188487890000005,44.360260529999998,2229,54,3,8,2014-06-19 23:43:31.646-04,21.39,15.4,-1.27661,0.0951085,2.29058,Clear,2,0,0,,2237,8727,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188487890000005,44.360260529999998,2230,54,3,8,2014-06-19 23:43:32.312-04,21.39,15.4,-1.47763,-1.19461,1.02024,Clear,2,0,0,,2237,8728,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188476129999998,44.36025078,2231,54,3,8,2014-06-19 23:43:33.85-04,21.39,15.4,-1.37431,0.0749447,2.29212,Clear,2,0,0,,2237,8729,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188464769999996,44.360240519999998,2232,54,3,8,2014-06-19 23:43:35.172-04,21.3,15.4,-1.40485,-1.13185,1.09202,Clear,2,0,0,,2237,8730,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188464769999996,44.360240519999998,2233,54,3,8,2014-06-19 23:43:36.24-04,21.3,15.4,-1.41805,-2.96113,-0.723239,Clear,2,0,0,,2237,8731,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18845057,44.36023119,2234,54,3,8,2014-06-19 23:43:37.99-04,21.3,15.4,-1.38089,-0.278957,1.94561,Clear,2,0,0,,2237,8732,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18843443,44.360223439999999,2235,54,3,8,2014-06-19 23:43:38.842-04,21.44,15.4,-1.32716,0.754571,2.97769,Clear,2,0,0,,2237,8733,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18843443,44.360223439999999,2236,54,3,8,2014-06-19 23:43:39.431-04,21.44,15.4,-1.38499,-0.222758,2.00424,Clear,2,0,0,,2237,8734,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18843443,44.360223439999999,2237,54,3,8,2014-06-19 23:43:40.336-04,21.44,15.4,-1.46902,1.83018,-2.20801,Clear,2,0,0,,2237,8735,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2238,54,3,8,2014-06-19 23:43:42.917-04,21.35,15.4,-1.44556,-0.0624188,2.17563,Clear,2,0,0,,2237,8736,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2239,54,3,8,2014-06-19 23:43:43.519-04,21.35,15.4,-1.50796,-0.817598,1.42303,Clear,2,0,0,,2237,8737,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2240,54,3,8,2014-06-19 23:43:44.29-04,21.35,15.4,-1.55597,-0.956333,1.27909,Clear,2,0,0,,2237,8738,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2241,54,3,8,2014-06-19 23:43:45.727-04,21.35,15.4,-1.54011,-1.47315,0.773004,Clear,2,0,0,,2237,8739,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2242,54,3,8,2014-06-19 23:43:46.377-04,21.44,15.4,-1.49685,0.761352,3.0095,Clear,2,0,0,,2237,8740,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2243,54,3,8,2014-06-19 23:43:47.303-04,21.44,15.4,-1.47683,-0.225915,2.01729,Clear,2,0,0,,2237,8741,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2244,54,3,8,2014-06-19 23:43:48.712-04,21.44,15.4,-1.51218,0.275177,2.51936,Clear,2,0,0,,2237,8742,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2245,54,3,8,2014-06-19 23:43:50.004-04,21.44,15.4,-1.48877,2.0548,-1.9797,Clear,2,0,0,,2237,8743,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2246,54,3,8,2014-06-19 23:43:50.821-04,21.42,15.4,-1.47912,-1.22934,1.0132,Clear,2,0,0,,2237,8744,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188411090000002,44.36020672,2247,54,3,8,2014-06-19 23:43:51.65-04,21.42,15.4,-1.42982,-0.478677,1.75638,Clear,2,0,0,,2237,8745,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188399099999998,44.3601959,2248,54,3,8,2014-06-19 23:43:52.79-04,21.42,15.4,-1.45916,-0.227832,2.00939,Clear,2,0,0,,2237,8746,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188399099999998,44.3601959,2249,54,3,8,2014-06-19 23:43:53.68-04,21.42,15.4,-1.51515,1.23611,-2.79682,Clear,2,0,0,,2237,8747,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188399099999998,44.3601959,2250,54,3,8,2014-06-19 23:43:54.567-04,21.33,15.4,-1.48564,-2.24554,0.00794283,Clear,2,0,0,,2237,8748,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188393289999993,44.3601873,2251,54,3,8,2014-06-19 23:43:56.067-04,21.33,15.4,-1.47451,-0.338324,1.91346,Clear,2,0,0,,2237,8749,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188378499999999,44.360158069999997,2252,54,3,8,2014-06-19 23:44:04.775-04,21.14,15.4,-1.41805,-1.15669,1.07882,Clear,2,0,0,,2237,8750,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188378499999999,44.360158069999997,2253,54,3,8,2014-06-19 23:44:06.05-04,21.36,15.4,-1.43875,3.08219,-0.970343,Clear,2,0,0,,2237,8751,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188378499999999,44.360158069999997,2254,54,3,8,2014-06-19 23:44:07.362-04,21.36,15.4,-1.50841,1.47883,-2.56306,Clear,2,0,0,,2237,8752,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18836976,44.3601435,2255,54,3,8,2014-06-19 23:44:08.814-04,21.36,15.4,-1.55064,-1.51204,0.725773,Clear,2,0,0,,2237,8753,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18836976,44.3601435,2256,54,3,8,2014-06-19 23:44:10.166-04,21.27,15.4,-1.51072,2.4081,-1.63195,Clear,2,0,0,,2237,8754,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188363260000003,44.36013484,2257,54,3,8,2014-06-19 23:44:11.092-04,21.27,15.4,-1.4626,-1.76922,0.471446,Clear,2,0,0,,2237,8755,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188363260000003,44.36013484,2258,54,3,8,2014-06-19 23:44:12.541-04,21.27,15.4,-1.53002,-1.37825,0.876354,Clear,2,0,0,,2237,8756,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188354959999998,44.360127060000003,2259,54,3,8,2014-06-19 23:44:13.982-04,21.44,15.4,-1.29293,-0.822456,1.43453,Clear,2,0,0,,2237,8757,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188347980000003,44.360118559999997,2260,54,3,8,2014-06-19 23:44:15.015-04,21.44,15.4,-1.44219,2.0661,-1.93675,Clear,2,0,0,,2237,8758,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188347980000003,44.360118559999997,2261,54,3,8,2014-06-19 23:44:16.345-04,21.44,15.4,-1.46997,1.84853,-2.14892,Clear,2,0,0,,2237,8759,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188343020000005,44.360108160000003,2262,54,3,8,2014-06-19 23:44:18.147-04,21.44,15.4,-1.43015,0.586303,2.86208,Clear,2,0,0,,2237,8760,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188336789999994,44.360095909999998,2263,54,3,8,2014-06-19 23:44:19.998-04,21.44,15.4,-1.36071,-0.637354,1.62739,Clear,2,0,0,,2237,8761,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188331899999994,44.360082660000003,2264,54,3,8,2014-06-19 23:44:21.072-04,21.44,15.4,-1.48612,2.62693,-1.3713,Clear,2,0,0,,2237,8762,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188331899999994,44.360082660000003,2265,54,3,8,2014-06-19 23:44:22.208-04,21.41,15.4,-1.5491,1.82598,-2.17613,Clear,2,0,0,,2237,8763,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188329409999994,44.360067710000003,2266,54,3,8,2014-06-19 23:44:23.695-04,21.41,15.4,-1.47121,1.495,-2.49976,Clear,2,0,0,,2237,8764,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188328100000007,44.360052609999997,2267,54,3,8,2014-06-19 23:44:25.113-04,21.41,15.4,-1.42553,1.98708,-2.00298,Clear,2,0,0,,2237,8765,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188328100000007,44.360052609999997,2268,54,3,8,2014-06-19 23:44:26.66-04,21.46,15.1,-1.50034,2.72242,-1.27658,Clear,2,0,0,,2237,8766,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18832313,44.360038279999998,2269,54,3,8,2014-06-19 23:44:27.856-04,21.46,15.1,-1.42103,0.392851,2.66313,Clear,2,0,0,,2237,8767,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188317429999998,44.360024609999996,2270,54,3,8,2014-06-19 23:44:28.983-04,21.46,15.1,-1.49485,0.347171,2.62043,Clear,2,0,0,,2237,8768,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188317429999998,44.360024609999996,2271,54,3,8,2014-06-19 23:44:29.92-04,21.35,15.1,-1.54016,1.81484,-2.19476,Clear,2,0,0,,2237,8769,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188314779999999,44.360010809999999,2272,54,3,8,2014-06-19 23:44:30.991-04,21.35,15.1,-1.51031,0.874578,-3.13527,Clear,2,0,0,,2237,8770,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188314779999999,44.360010809999999,2273,54,3,8,2014-06-19 23:44:31.71-04,21.35,15.1,-1.39693,1.90878,-2.07343,Clear,2,0,0,,2237,8771,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188359520000006,44.359994829999998,2274,53,3,8,2014-06-19 23:46:37.906-04,21.55,15.1,-1.49944,-1.98727,0.276217,Clear,2,0,0,,2237,8772,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188359520000006,44.359994829999998,2275,53,3,8,2014-06-19 23:46:39.058-04,21.55,15.1,-1.46824,-2.21083,0.0436972,Clear,2,0,0,,2237,8773,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188346129999999,44.359987920000002,2276,53,3,8,2014-06-19 23:46:41.767-04,21.55,15.1,-1.54288,2.07176,-1.95101,Clear,2,0,0,,2237,8774,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188343930000002,44.35997804,2277,53,3,8,2014-06-19 23:46:42.971-04,21.64,15.1,-1.43549,0.83586,3.09756,Clear,2,0,0,,2237,8775,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18834246,44.35996575,2278,53,3,8,2014-06-19 23:46:44.804-04,21.64,15.1,-1.44549,-2.85925,-0.5958,Clear,2,0,0,,2237,8776,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18834246,44.35996575,2279,53,3,8,2014-06-19 23:46:46.09-04,21.64,15.1,-1.47282,-1.67615,0.587019,Clear,2,0,0,,2237,8777,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188338310000006,44.35994239,2280,53,3,8,2014-06-19 23:46:50.739-04,21.62,15.1,-1.43514,-1.44099,0.833858,Clear,2,0,0,,2237,8778,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188338310000006,44.35994239,2281,53,3,8,2014-06-19 23:46:51.942-04,21.56,15.1,-1.45874,-2.43336,-0.156239,Clear,2,0,0,,2237,8779,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188338869999995,44.3599326,2282,53,3,8,2014-06-19 23:46:53.51-04,21.56,15.1,-1.51073,-3.0146,-0.73954,Clear,2,0,0,,2237,8780,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188339729999996,44.35992194,2283,53,3,8,2014-06-19 23:46:54.744-04,21.56,15.1,-1.47577,2.92699,-1.09023,Clear,2,0,0,,2237,8781,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18833687,44.359909979999998,2284,53,3,8,2014-06-19 23:46:56.85-04,21.54,15.1,-1.4533,-1.57936,0.680069,Clear,2,0,0,,2237,8782,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18833687,44.359909979999998,2285,53,3,8,2014-06-19 23:46:58.093-04,21.54,15.1,-1.42109,-1.69763,0.558257,Clear,2,0,0,,2237,8783,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188334659999995,44.359898399999999,2286,53,3,8,2014-06-19 23:46:59.601-04,21.54,15.1,-1.49606,-1.26651,0.985248,Clear,2,0,0,,2237,8784,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188333279999995,44.359886879999998,2287,53,3,8,2014-06-19 23:47:01.118-04,21.57,15.1,-1.25739,-1.84528,0.423119,Clear,2,0,0,,2237,8785,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188333279999995,44.359886879999998,2288,53,3,8,2014-06-19 23:47:02.239-04,21.57,15.1,-1.4948,2.15856,-1.86016,Clear,2,0,0,,2237,8786,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188330289999996,44.359875649999999,2289,53,3,8,2014-06-19 23:47:04.155-04,21.57,15.1,-1.50736,-1.93175,0.323113,Clear,2,0,0,,2237,8787,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188330640000004,44.359853540000003,2290,53,3,8,2014-06-19 23:47:08.357-04,21.58,15.1,-1.55121,-2.47185,-0.20473,Clear,2,0,0,,2237,8788,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18833368,44.359842190000002,2291,53,3,8,2014-06-19 23:47:10.157-04,21.62,15.1,-1.54875,-1.8288,0.428124,Clear,2,0,0,,2237,8789,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188331149999996,44.359831839999998,2292,53,3,8,2014-06-19 23:47:11.815-04,21.62,15.1,-1.44634,-1.07399,1.15985,Clear,2,0,0,,2237,8790,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188331149999996,44.359831839999998,2293,53,3,8,2014-06-19 23:47:12.676-04,21.62,15.1,-1.51598,1.23826,-2.80835,Clear,2,0,0,,2237,8791,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188326520000004,44.35982138,2294,53,3,8,2014-06-19 23:47:13.48-04,21.62,15.1,-1.32188,-0.512986,1.70395,Clear,2,0,0,,2237,8792,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188326520000004,44.35982138,2295,53,3,8,2014-06-19 23:47:14.635-04,21.62,15.1,-1.54101,-0.794019,1.44061,Clear,2,0,0,,2237,8793,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188322049999996,44.35981108,2296,53,3,8,2014-06-19 23:47:16.01-04,21.58,15.1,-1.4477,-0.806781,1.4266,Clear,2,0,0,,2237,8794,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188318980000005,44.359799639999999,2297,53,3,8,2014-06-19 23:47:17.874-04,21.58,15.1,-1.38918,-1.17155,1.07125,Clear,2,0,0,,2237,8795,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188317850000004,44.35978765,2298,53,3,8,2014-06-19 23:47:19.106-04,21.58,15.1,-1.43434,-0.235812,1.99294,Clear,2,0,0,,2237,8796,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188317850000004,44.35978765,2299,53,3,8,2014-06-19 23:47:20.032-04,21.48,15.1,-1.35761,-0.773624,1.45315,Clear,2,0,0,,2237,8797,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188318510000002,44.359776519999997,2300,53,3,8,2014-06-19 23:47:20.802-04,21.48,15.1,-1.52162,-2.21579,0.0138794,Clear,2,0,0,,2237,8798,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188318510000002,44.359776519999997,2301,53,3,8,2014-06-19 23:47:21.811-04,21.48,15.1,-1.46177,-0.0883694,2.13425,Clear,2,0,0,,2237,8799,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188322619999994,44.359764230000003,2302,53,3,8,2014-06-19 23:47:22.783-04,21.48,15.1,-1.32573,-1.30222,0.933911,Clear,2,0,0,,2237,8800,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188322619999994,44.359764230000003,2303,53,3,8,2014-06-19 23:47:23.503-04,21.32,15.1,-1.45555,-1.69133,0.548408,Clear,2,0,0,,2237,8801,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188322619999994,44.359764230000003,2304,53,3,8,2014-06-19 23:47:24.344-04,21.32,15.1,-1.36841,-1.47815,0.763011,Clear,2,0,0,,2237,8802,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1883239,44.359740449999997,2305,53,3,8,2014-06-19 23:47:26.792-04,21.32,15.1,-1.45679,-1.19854,1.0479,Clear,2,0,0,,2237,8803,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1883239,44.359740449999997,2306,53,3,8,2014-06-19 23:47:27.793-04,21.32,15.1,-1.32846,-0.00653585,2.21869,Clear,2,0,0,,2237,8804,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188320329999996,44.35972985,2307,53,3,8,2014-06-19 23:47:28.85-04,21.32,15.1,-1.43592,-1.91621,0.3235,Clear,2,0,0,,2237,8805,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188320329999996,44.35972985,2308,53,3,8,2014-06-19 23:47:30.184-04,21.69,15.1,-1.49967,-0.731486,1.50278,Clear,2,0,0,,2237,8806,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188315880000005,44.359705349999999,2309,53,3,8,2014-06-19 23:47:33.167-04,21.69,15.1,-1.35791,-1.70183,0.546117,Clear,2,0,0,,2237,8807,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188315880000005,44.359705349999999,2310,53,3,8,2014-06-19 23:47:34.519-04,21.5,15.1,-1.3049,-1.23108,1.02147,Clear,2,0,0,,2237,8808,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188313120000004,44.359694310000002,2311,52,3,8,2014-06-19 23:47:36.424-04,21.5,15.1,-1.48508,-2.44619,-0.200453,Clear,2,0,0,,2237,8809,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188312539999998,44.359683699999998,2312,52,3,8,2014-06-19 23:47:37.912-04,21.47,15.1,-1.48957,-0.752867,1.49028,Clear,2,0,0,,2237,8810,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188312539999998,44.359683699999998,2313,52,3,8,2014-06-19 23:47:39.284-04,21.47,15.1,-1.5083,-1.18933,1.05811,Clear,2,0,0,,2237,8811,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188312539999998,44.359683699999998,2314,52,3,8,2014-06-19 23:47:40.584-04,21.47,15.1,-1.38704,0.155169,2.39172,Clear,2,0,0,,2237,8812,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188312539999998,44.359683699999998,2315,52,3,8,2014-06-19 23:47:42.374-04,21.57,15.1,-1.5077,0.64891,2.8948,Clear,2,0,0,,2237,8813,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188311499999998,44.35967163,2316,53,3,8,2014-06-19 23:47:44.283-04,21.57,15.1,-1.53583,1.28407,-2.7562,Clear,2,0,0,,2237,8814,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188309880000006,44.359662139999998,2317,52,3,8,2014-06-19 23:47:44.747-04,21.57,15.1,-1.38946,-0.985102,1.25463,Clear,2,0,0,,2237,8815,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188309880000006,44.359662139999998,2318,52,3,8,2014-06-19 23:47:45.902-04,21.57,15.1,-1.48559,3.02214,-1.02026,Clear,2,0,0,,2237,8816,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188307379999998,44.35965246,2319,53,3,8,2014-06-19 23:47:47.125-04,21.43,15.1,-1.54106,1.21921,-2.82144,Clear,2,0,0,,2237,8817,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188305060000005,44.3596432,2320,53,3,8,2014-06-19 23:47:49.002-04,21.43,15.1,-1.46812,-1.54528,0.696258,Clear,2,0,0,,2237,8818,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188305060000005,44.3596432,2321,53,3,8,2014-06-19 23:47:50.527-04,21.43,15.1,-1.46685,-0.0117576,2.2313,Clear,2,0,0,,2237,8819,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1883041б,44.359633709999997,2322,53,3,8,2014-06-19 23:47:52.333-04,21.66,15.1,-1.4151,-0.588125,1.65323,Clear,2,0,0,,2237,8820,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188305240000005,44.35962224,2323,53,3,8,2014-06-19 23:47:53.792-04,21.66,15.1,-1.43788,-0.477462,1.76152,Clear,2,0,0,,2237,8821,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188305630000002,44.359610320000002,2324,53,3,8,2014-06-19 23:47:55.014-04,21.66,15.1,-1.54456,1.10819,-2.93159,Clear,2,0,0,,2237,8822,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188305630000002,44.359610320000002,2325,53,3,8,2014-06-19 23:47:56.571-04,21.58,15.1,-1.49034,-3.02379,-0.7771,Clear,2,0,0,,2237,8823,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188303590000004,44.35959845,2326,53,3,8,2014-06-19 23:47:57.734-04,21.58,15.1,-1.51705,3.02659,-1.0028,Clear,2,0,0,,2237,8824,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188300650000002,44.35958591,2327,53,3,8,2014-06-19 23:47:58.883-04,21.58,15.1,-1.45401,1.54562,-2.47397,Clear,2,0,0,,2237,8825,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188300650000002,44.35958591,2328,53,3,8,2014-06-19 23:48:00.12-04,21.58,15.1,-1.4839,-2.96957,-0.713585,Clear,2,0,0,,2237,8826,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188297520000006,44.359573279999999,2329,53,3,8,2014-06-19 23:48:02.202-04,21.46,15.1,-1.47394,-0.40437,1.84553,Clear,2,0,0,,2237,8827,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188294170000006,44.359560739999999,2330,53,3,8,2014-06-19 23:48:03.637-04,21.46,15.1,-1.41871,2.06427,-1.95679,Clear,2,0,0,,2237,8828,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188278139999994,44.35946268,2331,54,3,8,2014-06-19 23:48:43.452-04,21.56,15.1,-1.37201,-0.501232,1.7303,Clear,2,0,0,,2237,8829,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188283839999997,44.359450129999999,2332,54,3,8,2014-06-19 23:48:44.77-04,21.62,15.1,-1.49525,2.15399,-1.86135,Clear,2,0,0,,2237,8830,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188283839999997,44.359450129999999,2333,54,3,8,2014-06-19 23:48:46.249-04,21.62,14.8,-1.52925,-2.25213,-0.000647708,Clear,2,0,0,,2237,8831,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188279739999999,44.35943968,2334,54,3,8,2014-06-19 23:48:47.664-04,21.62,14.8,-1.51882,0.650399,2.90402,Clear,2,0,0,,2237,8832,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188279280000003,44.359427799999999,2335,54,3,8,2014-06-19 23:48:49.265-04,21.62,14.8,-1.55719,1.18939,-2.83076,Clear,2,0,0,,2237,8833,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188279280000003,44.359427799999999,2336,54,3,8,2014-06-19 23:48:50.675-04,21.57,14.8,-1.45748,0.35337,2.62103,Clear,2,0,0,,2237,8834,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188278639999993,44.35941443,2337,54,3,8,2014-06-19 23:48:51.705-04,21.57,14.8,-1.40755,-1.6805,0.588861,Clear,2,0,0,,2237,8835,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188277229999997,44.359401579999997,2338,53,3,8,2014-06-19 23:48:53.605-04,21.57,14.8,-1.52105,-2.59072,-0.32162,Clear,2,0,0,,2237,8836,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1882758,44.35938935,2339,53,3,8,2014-06-19 23:48:54.775-04,21.57,15.1,-1.42164,-0.96164,1.30281,Clear,2,0,0,,2237,8837,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1882758,44.35938935,2340,53,3,8,2014-06-19 23:48:55.525-04,21.5,15.1,-1.53064,2.91551,-1.09771,Clear,2,0,0,,2237,8838,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1882758,44.35938935,2341,53,3,8,2014-06-19 23:48:56.546-04,21.5,15.1,-1.51074,0.786988,3.05699,Clear,2,0,0,,2237,8839,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188277479999996,44.359377690000002,2342,53,3,8,2014-06-19 23:48:57.748-04,21.5,15.1,-1.45278,-1.03811,1.23091,Clear,2,0,0,,2237,8840,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188284789999997,44.359353990000002,2343,52,3,8,2014-06-19 23:49:02.374-04,21.66,15.1,-1.47105,1.37524,-2.65877,Clear,2,0,0,,2237,8841,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188286539999993,44.359342490000003,2344,53,3,8,2014-06-19 23:49:03.901-04,21.44,14.8,-1.46699,-1.13517,1.11386,Clear,2,0,0,,2237,8842,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188284710000005,44.359331099999999,2345,53,3,8,2014-06-19 23:49:04.968-04,21.44,14.8,-1.48399,2.8342,-1.19168,Clear,2,0,0,,2237,8843,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188284710000005,44.359331099999999,2346,53,3,8,2014-06-19 23:49:06.129-04,21.44,14.8,-1.50802,-1.85661,0.405315,Clear,2,0,0,,2237,8844,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188283389999995,44.35931902,2347,53,3,8,2014-06-19 23:49:07.352-04,21.44,14.8,-1.2822,-1.89527,0.372377,Clear,2,0,0,,2237,8845,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188283389999995,44.35931902,2348,53,3,8,2014-06-19 23:49:08.461-04,21.54,14.8,-1.53005,-2.97903,-0.716732,Clear,2,0,0,,2237,8846,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188281849999996,44.359306930000002,2349,53,3,8,2014-06-19 23:49:09.656-04,21.54,14.8,-1.5167,-2.74972,-0.488648,Clear,2,0,0,,2237,8847,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188281849999996,44.359306930000002,2350,53,3,8,2014-06-19 23:49:10.588-04,21.54,14.8,-1.49,2.87728,-1.14722,Clear,2,0,0,,2237,8848,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188278519999997,44.35929436,2351,53,3,8,2014-06-19 23:49:11.181-04,21.54,14.8,-1.49897,-0.298184,1.95313,Clear,2,0,0,,2237,8849,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188278519999997,44.35929436,2352,53,3,8,2014-06-19 23:49:12.572-04,21.54,14.8,-1.53851,0.332527,2.58398,Clear,2,0,0,,2237,8850,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188274840000005,44.35928072,2353,53,3,8,2014-06-19 23:49:13.978-04,21.46,14.8,-1.49752,3.12216,-0.904107,Clear,2,0,0,,2237,8851,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188271880000002,44.359266949999999,2354,53,3,8,2014-06-19 23:49:15.397-04,21.46,14.8,-1.53744,-1.52834,0.726635,Clear,2,0,0,,2237,8852,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188271880000002,44.359266949999999,2355,53,3,8,2014-06-19 23:49:16.306-04,21.46,14.8,-1.51811,-3.12718,-0.869945,Clear,2,0,0,,2237,8853,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188268890000003,44.359254819999997,2356,52,3,8,2014-06-19 23:49:17.483-04,21.6,14.8,-1.48845,-0.164588,2.09028,Clear,2,0,0,,2237,8854,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188268289999996,44.359242879999996,2357,52,3,8,2014-06-19 23:49:18.899-04,21.6,14.8,-1.35868,-1.5645,0.703379,Clear,2,0,0,,2237,8855,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188267269999997,44.359218839999997,2358,52,3,8,2014-06-19 23:49:24.38-04,21.4,15.1,-1.45366,-0.196122,2.06185,Clear,2,0,0,,2237,8856,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188271560000004,44.359198929999998,2359,52,3,8,2014-06-19 23:49:28.287-04,21.59,15.1,-1.40711,-1.04485,1.21595,Clear,2,0,0,,2237,8857,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188274340000007,44.359190099999999,2360,52,3,8,2014-06-19 23:49:29.789-04,21.59,15.1,-1.50598,1.07959,-2.93976,Clear,2,0,0,,2237,8858,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188274340000007,44.359190099999999,2361,52,3,8,2014-06-19 23:49:31.811-04,21.52,15.1,-1.30624,-1.09127,1.16718,Clear,2,0,0,,2237,8859,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188279429999994,44.35917397,2362,52,3,8,2014-06-19 23:49:34.571-04,21.52,14.8,-1.35938,-2.74473,-0.498742,Clear,2,0,0,,2237,8860,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188278580000002,44.359164389999997,2363,53,3,8,2014-06-19 23:49:35.619-04,21.45,14.8,-1.40185,0.679469,2.94309,Clear,2,0,0,,2237,8861,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188278580000002,44.359164389999997,2364,53,3,8,2014-06-19 23:49:36.461-04,21.45,14.8,-1.35267,-0.961217,1.28513,Clear,2,0,0,,2237,8862,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188277619999994,44.359152880000003,2365,53,3,8,2014-06-19 23:49:37.752-04,21.45,14.8,-1.38952,-2.43863,-0.172599,Clear,2,0,0,,2237,8863,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188277619999994,44.359152880000003,2366,53,3,8,2014-06-19 23:49:38.593-04,21.45,14.8,-1.4481,-1.55406,0.711784,Clear,2,0,0,,2237,8864,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188275630000007,44.359140680000003,2367,53,3,8,2014-06-19 23:49:39.382-04,21.45,14.8,-1.50632,-0.950326,1.31233,Clear,2,0,0,,2237,8865,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188275630000007,44.359140680000003,2368,53,3,8,2014-06-19 23:49:40.115-04,21.52,14.8,-1.37633,-1.03366,1.23998,Clear,2,0,0,,2237,8866,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188274359999994,44.359128310000003,2369,53,3,8,2014-06-19 23:49:41.899-04,21.52,14.8,-1.42594,-2.31564,-0.0248056,Clear,2,0,0,,2237,8867,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188275500000003,44.359116139999998,2370,53,3,8,2014-06-19 23:49:42.857-04,21.52,14.8,-1.35128,-2.29587,-0.00452264,Clear,2,0,0,,2237,8868,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188275500000003,44.359116139999998,2371,53,3,8,2014-06-19 23:49:44.015-04,21.49,14.8,-1.41316,1.80284,-2.18172,Clear,2,0,0,,2237,8869,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188277049999996,44.359104809999998,2372,53,3,8,2014-06-19 23:49:45.375-04,21.49,14.8,-1.39826,2.38968,-1.60034,Clear,2,0,0,,2237,8870,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188272139999995,44.35908379,2373,53,3,8,2014-06-19 23:49:52.899-04,21.43,14.8,-1.5204,-0.395974,1.87014,Clear,2,0,0,,2237,8871,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188272139999995,44.35908379,2374,53,3,8,2014-06-19 23:49:54.219-04,21.43,14.8,-1.45188,-2.31288,-0.0427971,Clear,2,0,0,,2237,8872,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188272139999995,44.35908379,2375,53,3,8,2014-06-19 23:49:55.905-04,21.43,14.8,-1.45954,-1.63846,0.660228,Clear,2,0,0,,2237,8873,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188272139999995,44.35908379,2376,53,3,8,2014-06-19 23:49:57.17-04,21.43,14.8,-1.51145,2.69761,-1.28254,Clear,2,0,0,,2237,8874,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188268699999995,44.359068239999999,2377,53,3,8,2014-06-19 23:49:58.786-04,21.76,14.8,-1.52063,0.0701424,2.37015,Clear,2,0,0,,2237,8875,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188268699999995,44.359068239999999,2378,53,3,8,2014-06-19 23:49:59.886-04,21.76,14.8,-1.55349,1.47634,-2.49762,Clear,2,0,0,,2237,8876,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188268699999995,44.359068239999999,2379,53,3,8,2014-06-19 23:50:00.608-04,21.76,14.8,-1.51471,2.88416,-1.08827,Clear,2,0,0,,2237,8877,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188268699999995,44.359068239999999,2380,53,3,8,2014-06-19 23:50:02.157-04,21.45,14.8,-1.47183,-3.12795,-0.82557,Clear,2,0,0,,2237,8878,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188266069999997,44.359057569999997,2381,52,3,8,2014-06-19 23:50:04.966-04,21.45,14.8,-1.49956,-1.58166,0.712281,Clear,2,0,0,,2237,8879,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188266069999997,44.359057569999997,2382,52,3,8,2014-06-19 23:50:06.673-04,21.45,14.8,-1.50805,1.44017,-2.54265,Clear,2,0,0,,2237,8880,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188268449999995,44.359044009999998,2383,52,3,8,2014-06-19 23:50:07.845-04,21.62,14.8,-1.44452,-3.01462,-0.716459,Clear,2,0,0,,2237,8881,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188267139999994,44.359032740000004,2384,52,3,8,2014-06-19 23:50:09.212-04,21.62,14.8,-1.40347,3.05124,-0.935631,Clear,2,0,0,,2237,8882,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188263649999996,44.359021319999997,2385,52,3,8,2014-06-19 23:50:10.841-04,21.62,14.8,-1.47588,2.45957,-1.52421,Clear,2,0,0,,2237,8883,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188263649999996,44.359021319999997,2386,52,3,8,2014-06-19 23:50:12.199-04,21.63,14.8,-1.43313,2.62033,-1.35832,Clear,2,0,0,,2237,8884,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188262069999993,44.359009819999997,2387,52,3,8,2014-06-19 23:50:13.595-04,21.63,14.8,-1.46193,2.0912,-1.87876,Clear,2,0,0,,2237,8885,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188262069999993,44.359009819999997,2388,52,3,8,2014-06-19 23:50:14.727-04,21.63,14.8,-1.38246,-2.65038,-0.345091,Clear,2,0,0,,2237,8886,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188261679999997,44.35899972,2389,52,3,8,2014-06-19 23:50:15.735-04,21.63,14.8,-1.43311,2.52757,-1.44232,Clear,2,0,0,,2237,8887,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188263449999994,44.358989559999998,2390,52,3,8,2014-06-19 23:50:17.617-04,21.6,14.8,-1.46428,2.99573,-0.969263,Clear,2,0,0,,2237,8888,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188263449999994,44.358989559999998,2391,52,3,8,2014-06-19 23:50:20.262-04,21.6,14.8,-1.41142,3.12378,-0.844008,Clear,2,0,0,,2237,8889,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188263449999994,44.358989559999998,2392,52,3,8,2014-06-19 23:50:22.701-04,21.64,14.8,-1.48388,2.5451,-1.43108,Clear,2,0,0,,2237,8890,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188264119999999,44.35897696,2393,52,3,8,2014-06-19 23:50:25.13-04,21.64,14.8,-1.46327,-0.234571,2.05694,Clear,2,0,0,,2237,8891,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188264119999999,44.35897696,2394,52,3,8,2014-06-19 23:50:26.806-04,21.64,14.8,-1.4674,2.03444,-1.93978,Clear,2,0,0,,2237,8892,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188264119999999,44.35897696,2395,52,3,8,2014-06-19 23:50:27.599-04,21.67,14.8,-1.49523,-1.40398,0.895398,Clear,2,0,0,,2237,8893,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188264119999999,44.35897696,2396,52,3,8,2014-06-19 23:50:28.731-04,21.67,14.8,-1.50228,0.486418,2.77544,Clear,2,0,0,,2237,8894,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18826783,44.3589646,2397,52,3,8,2014-06-19 23:50:30.16-04,21.67,14.8,-1.50236,1.63339,-2.35328,Clear,2,0,0,,2237,8895,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18826783,44.3589646,2398,52,3,8,2014-06-19 23:50:31.857-04,21.67,14.8,-1.45908,1.11421,-2.87348,Clear,2,0,0,,2237,8896,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188272620000006,44.35894863,2399,53,3,8,2014-06-19 23:50:33.051-04,21.57,14.8,-1.37336,0.293865,2.57101,Clear,2,0,0,,2237,8897,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188272620000006,44.35894863,2400,53,3,8,2014-06-19 23:50:34.04-04,21.57,14.8,-1.40222,-1.81311,0.481298,Clear,2,0,0,,2237,8898,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18827632,44.358937320000003,2401,53,3,8,2014-06-19 23:50:34.854-04,21.57,14.8,-1.46095,2.32504,-1.66198,Clear,2,0,0,,2237,8899,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18827632,44.358937320000003,2402,53,3,8,2014-06-19 23:50:35.647-04,21.57,14.8,-1.46919,-2.21685,0.0844178,Clear,2,0,0,,2237,8900,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188278519999997,44.35892621,2403,52,3,8,2014-06-19 23:50:37.223-04,21.57,14.8,-1.50817,2.71274,-1.26103,Clear,2,0,0,,2237,8901,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188278519999997,44.35892621,2404,52,3,8,2014-06-19 23:50:38.222-04,21.63,14.8,-1.33851,-2.9538,-0.650853,Clear,2,0,0,,2237,8902,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188282400000006,44.358914689999999,2405,52,3,8,2014-06-19 23:50:40.095-04,21.63,14.8,-1.46404,1.88093,-2.09375,Clear,2,0,0,,2237,8903,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188287979999998,44.358903269999999,2406,52,3,8,2014-06-19 23:50:41.307-04,21.63,14.8,-1.35663,0.0400264,2.31283,Clear,2,0,0,,2237,8904,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188294850000005,44.358891460000002,2407,52,3,8,2014-06-19 23:50:43.453-04,21.67,14.8,-1.4684,1.60403,-2.37284,Clear,2,0,0,,2237,8905,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67

-68.18829882,44.358880259999999,2408,52,3,8,2014-06-19 23:50:44.829-04,21.67,14.8,-1.51773,2.79194,-1.18523,Clear,2,0,0,,2237,8906,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18829882,44.358880259999999,2409,52,3,8,2014-06-19 23:50:46.6-04,21.56,14.8,-1.42477,2.14602,-1.82029,Clear,2,0,0,,2237,8907,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188310290000004,44.35885115,2410,53,3,9,2014-06-19 23:51:25.798-04,21.68,14.8,-1.37655,0.0711266,2.30613,Clear,2,0,0,,2237,8908,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188310290000004,44.35885115,2411,53,3,9,2014-06-19 23:51:26.981-04,21.68,14.8,-1.50131,-0.842627,1.43273,Clear,2,0,0,,2237,8909,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188310290000004,44.35885115,2412,53,3,9,2014-06-19 23:51:27.949-04,21.68,14.8,-1.51087,-0.239847,2.04021,Clear,2,0,0,,2237,8910,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188312319999994,44.35883691,2413,53,3,8,2014-06-19 23:51:29.25-04,21.68,14.8,-1.47198,2.68382,-1.31094,Clear,2,0,0,,2237,8911,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188312319999994,44.35883691,2414,53,3,8,2014-06-19 23:51:30.269-04,21.68,14.8,-1.41951,3.08497,-0.910262,Clear,2,0,0,,2237,8912,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188314259999999,44.358826809999996,2415,53,3,8,2014-06-19 23:51:31.233-04,21.69,14.8,-1.51299,-0.313805,1.9721,Clear,2,0,0,,2237,8913,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188314259999999,44.358826809999996,2416,53,3,8,2014-06-19 23:51:32.377-04,21.69,14.8,-1.52849,-2.59806,-0.304117,Clear,2,0,0,,2237,8914,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188321130000006,44.35880557,2417,52,3,8,2014-06-19 23:51:34.941-04,21.69,14.8,-1.47687,2.7793,-1.2091,Clear,2,0,0,,2237,8915,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188321130000006,44.35880557,2418,52,3,8,2014-06-19 23:51:35.702-04,21.57,14.8,-1.46675,-2.84073,-0.547258,Clear,2,0,0,,2237,8916,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188323539999999,44.35879311,2419,52,3,8,2014-06-19 23:51:36.792-04,21.57,14.8,-1.37962,-0.722771,1.56301,Clear,2,0,0,,2237,8917,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188323539999999,44.35879311,2420,52,3,8,2014-06-19 23:51:37.892-04,21.57,14.8,-1.54627,2.45481,-1.53251,Clear,2,0,0,,2237,8918,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18832614,44.358781219999997,2421,52,3,8,2014-06-19 23:51:39.309-04,21.57,14.8,-1.51557,-2.70497,-0.414456,Clear,2,0,0,,2237,8919,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188326970000006,44.358770389999997,2422,52,3,8,2014-06-19 23:51:40.997-04,21.57,14.8,-1.53692,-0.0955981,2.18874,Clear,2,0,0,,2237,8920,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188330070000006,44.358760160000003,2423,52,3,8,2014-06-19 23:51:42.856-04,21.57,14.8,-1.38953,-1.55453,0.733167,Clear,2,0,0,,2237,8921,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188330070000006,44.358760160000003,2424,52,3,8,2014-06-19 23:51:43.839-04,21.57,14.8,-1.53662,2.70982,-1.28645,Clear,2,0,0,,2237,8922,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188332759999994,44.35874973,2425,52,3,8,2014-06-19 23:51:44.902-04,21.57,14.8,-1.51046,-2.5162,-0.23164,Clear,2,0,0,,2237,8923,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188332759999994,44.35874973,2426,52,3,8,2014-06-19 23:51:45.963-04,21.62,14.8,-1.39915,-1.36803,0.91483,Clear,2,0,0,,2237,8924,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188332759999994,44.35874973,2427,52,3,8,2014-06-19 23:51:46.671-04,21.62,14.8,-1.49268,3.04392,-0.957106,Clear,2,0,0,,2237,8925,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188335039999998,44.358738979999998,2428,52,3,8,2014-06-19 23:51:48.134-04,21.62,14.8,-1.45901,-0.822386,1.45779,Clear,2,0,0,,2237,8926,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188337419999996,44.358728319999997,2429,52,3,9,2014-06-19 23:51:49.47-04,21.62,14.8,-1.49798,-2.95759,-0.676711,Clear,2,0,0,,2237,8927,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188341320000006,44.35871669,2430,52,3,9,2014-06-19 23:51:50.972-04,21.54,14.8,-1.55488,-1.09568,1.18418,Clear,2,0,0,,2237,8928,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188341320000006,44.35871669,2431,52,3,9,2014-06-19 23:51:52.462-04,21.54,14.8,-1.49408,-2.25215,0.0238521,Clear,2,0,0,,2237,8929,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188343799999998,44.35870475,2432,52,3,9,2014-06-19 23:51:53.877-04,21.54,14.8,-1.47928,-0.0464781,2.2234,Clear,2,0,0,,2237,8930,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188346940000002,44.358691729999997,2433,52,3,9,2014-06-19 23:51:56.191-04,21.62,14.8,-1.4746,-1.27592,0.997305,Clear,2,0,0,,2237,8931,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188350510000006,44.358678310000002,2434,51,3,9,2014-06-19 23:51:57.431-04,21.62,14.8,-1.19272,-1.31553,0.980868,Clear,2,0,0,,2237,8932,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188350510000006,44.358678310000002,2435,51,3,9,2014-06-19 23:51:58.244-04,21.62,14.8,-1.51511,1.48696,-2.52048,Clear,2,0,0,,2237,8933,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188355189999996,44.358666589999999,2436,51,3,9,2014-06-19 23:51:59.22-04,21.62,14.8,-1.42329,-1.91967,0.361953,Clear,2,0,0,,2237,8934,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188355189999996,44.358666589999999,2437,51,3,9,2014-06-19 23:52:00.503-04,21.53,14.8,-1.45834,0.768257,3.05359,Clear,2,0,0,,2237,8935,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188360380000006,44.358655130000002,2438,51,3,9,2014-06-19 23:52:02.21-04,21.53,14.8,-1.44164,-2.50608,-0.216204,Clear,2,0,0,,2237,8936,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18836537,44.358643809999997,2439,51,3,9,2014-06-19 23:52:03.103-04,21.53,14.8,-1.4692,-2.41234,-0.116976,Clear,2,0,0,,2237,8937,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18836537,44.358643809999997,2440,51,3,9,2014-06-19 23:52:03.991-04,21.53,14.8,-1.41292,2.88828,-1.09869,Clear,2,0,0,,2237,8938,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18837164,44.35863364,2441,51,3,9,2014-06-19 23:52:05.086-04,21.65,14.8,-1.48807,-2.09207,0.205514,Clear,2,0,0,,2237,8939,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18837164,44.35863364,2442,51,3,9,2014-06-19 23:52:06.42-04,21.65,14.8,-1.38255,-1.31286,0.983364,Clear,2,0,0,,2237,8940,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188377439999996,44.358623020000003,2443,51,3,9,2014-06-19 23:52:07.389-04,21.65,14.8,-1.42027,-1.77032,0.523975,Clear,2,0,0,,2237,8941,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188377439999996,44.358623020000003,2444,51,3,9,2014-06-19 23:52:08.345-04,21.65,14.8,-1.52361,2.79949,-1.18476,Clear,2,0,0,,2237,8942,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18838006,44.358610390000003,2445,50,3,9,2014-06-19 23:52:10.557-04,21.6,14.8,-1.44754,1.25896,-2.71707,Clear,2,0,0,,2237,8943,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188385339999996,44.358596599999998,2446,50,3,9,2014-06-19 23:52:12.144-04,21.6,14.8,-1.39232,-2.87114,-0.570757,Clear,2,0,0,,2237,8944,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188391480000007,44.35858238,2447,50,3,9,2014-06-19 23:52:13.036-04,21.6,14.8,-1.41014,2.5669,-1.40937,Clear,2,0,0,,2237,8945,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188391480000007,44.35858238,2448,50,3,9,2014-06-19 23:52:14.639-04,21.6,14.8,-1.50478,2.67141,-1.30433,Clear,2,0,0,,2237,8946,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188399290000007,44.358567540000003,2449,50,3,9,2014-06-19 23:52:15.844-04,21.6,14.8,-1.50651,-2.02702,0.274498,Clear,2,0,0,,2237,8947,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188405450000005,44.358553919999999,2450,50,3,9,2014-06-19 23:52:16.854-04,21.6,14.8,-1.29976,-1.92343,0.382342,Clear,2,0,0,,2237,8948,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188405450000005,44.358553919999999,2451,50,3,9,2014-06-19 23:52:18.495-04,21.6,14.8,-1.48979,-1.26706,1.0158,Clear,2,0,0,,2237,8949,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188412729999996,44.358540849999997,2452,50,3,9,2014-06-19 23:52:19.306-04,21.62,14.8,-1.50645,1.07719,-2.9137,Clear,2,0,0,,2237,8950,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188412729999996,44.358540849999997,2453,50,3,9,2014-06-19 23:52:20.636-04,21.62,14.8,-1.52658,2.77462,-1.2208,Clear,2,0,0,,2237,8951,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188418339999998,44.35852715,2454,50,3,9,2014-06-19 23:52:22.261-04,21.62,14.8,-1.467,2.67424,-1.31694,Clear,2,0,0,,2237,8952,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188423979999996,44.3585141,2455,49,3,9,2014-06-19 23:52:23.278-04,21.62,14.8,-1.49453,-2.83095,-0.54565,Clear,2,0,0,,2237,8953,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188423979999996,44.3585141,2456,49,3,9,2014-06-19 23:52:24.153-04,21.58,14.8,-1.53652,-2.0249,0.260088,Clear,2,0,0,,2237,8954,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188426809999996,44.35850181,2457,50,3,8,2014-06-19 23:52:25.021-04,21.58,14.8,-1.43743,1.09473,-2.90218,Clear,2,0,0,,2237,8955,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188426809999996,44.35850181,2458,50,3,8,2014-06-19 23:52:26.5-04,21.58,14.8,-1.48513,-0.208929,2.06766,Clear,2,0,0,,2237,8956,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18842533,44.358490519999997,2459,50,3,10,2014-06-19 23:52:27.291-04,21.58,14.8,-1.46327,-0.100706,2.17149,Clear,2,0,0,,2237,8957,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18842533,44.358490519999997,2460,50,3,10,2014-06-19 23:52:28.062-04,21.58,14.8,-1.41289,0.960709,-3.04399,Clear,2,0,0,,2237,8958,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188424420000004,44.358479590000002,2461,50,3,10,2014-06-19 23:52:28.937-04,21.53,14.8,-1.36806,-0.633818,1.62956,Clear,2,0,0,,2237,8959,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188424920000003,44.35846849,2462,50,3,10,2014-06-19 23:52:31.103-04,21.53,14.8,-1.49581,-0.268915,1.9914,Clear,2,0,0,,2237,8960,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188424920000003,44.35846849,2463,50,3,10,2014-06-19 23:52:31.846-04,21.53,14.8,-1.4724,0.1035,2.36554,Clear,2,0,0,,2237,8961,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188424920000003,44.35846849,2464,50,3,10,2014-06-19 23:52:33.105-04,21.53,14.8,-1.4239,-1.03872,1.22668,Clear,2,0,0,,2237,8962,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188424920000003,44.35846849,2465,50,3,10,2014-06-19 23:52:34.173-04,21.69,14.8,-1.51742,-0.0385297,2.22774,Clear,2,0,0,,2237,8963,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2466,50,3,11,2014-06-19 23:52:35.125-04,21.69,14.8,-1.47499,-0.907365,1.36011,Clear,2,0,0,,2237,8964,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2467,50,3,11,2014-06-19 23:52:36.07-04,21.69,14.8,-1.39643,0.190929,2.45224,Clear,2,0,0,,2237,8965,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2468,50,3,11,2014-06-19 23:52:36.874-04,21.69,14.8,-1.46085,-0.493208,1.77296,Clear,2,0,0,,2237,8966,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2469,50,3,11,2014-06-19 23:52:38.753-04,21.44,14.8,-1.43285,-0.683553,1.57349,Clear,2,0,0,,2237,8967,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2470,50,3,11,2014-06-19 23:52:41.868-04,21.44,14.8,-1.39075,-0.209751,2.03989,Clear,2,0,0,,2237,8968,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2471,50,3,11,2014-06-19 23:52:43.443-04,21.55,14.8,-1.48257,-0.446363,1.82049,Clear,2,0,0,,2237,8969,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2472,50,3,11,2014-06-19 23:52:44.525-04,21.55,14.8,-1.52917,-1.17294,1.10038,Clear,2,0,0,,2237,8970,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2473,50,3,11,2014-06-19 23:52:46.842-04,21.55,14.8,-1.48657,-1.4451,0.836951,Clear,2,0,0,,2237,8971,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2474,50,3,11,2014-06-19 23:52:48.415-04,21.62,14.8,-1.45118,2.61371,-1.38571,Clear,2,0,0,,2237,8972,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188427110000006,44.358454209999998,2475,50,3,11,2014-06-19 23:52:49.301-04,21.62,14.8,-1.42277,-1.8671,0.415252,Clear,2,0,0,,2237,8973,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188420399999998,44.358441939999999,2476,50,3,11,2014-06-19 23:52:51.924-04,21.57,14.8,-1.32915,-2.04394,0.24688,Clear,2,0,0,,2237,8974,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188422970000005,44.358431639999999,2477,50,3,10,2014-06-19 23:52:53.465-04,21.57,14.8,-1.48526,-1.96275,0.321703,Clear,2,0,0,,2237,8975,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188451139999998,44.35839249,2478,50,3,10,2014-06-19 23:53:02.194-04,21.68,14.5,-1.46347,-1.01674,1.24915,Clear,2,0,0,,2237,8976,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188455200000007,44.358383580000002,2479,49,3,10,2014-06-19 23:53:03.397-04,21.68,14.5,-1.3342,-1.34331,0.924666,Clear,2,0,0,,2237,8977,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188455200000007,44.358383580000002,2480,49,3,10,2014-06-19 23:53:04.188-04,21.68,14.5,-1.442,-0.463228,1.79121,Clear,2,0,0,,2237,8978,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188455200000007,44.358383580000002,2481,49,3,10,2014-06-19 23:53:05.972-04,21.41,14.8,-1.49818,-0.499682,1.77029,Clear,2,0,0,,2237,8979,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188468889999996,44.358353200000003,2482,49,3,10,2014-06-19 23:53:11.126-04,21.45,14.5,-1.54465,-2.97103,-0.686993,Clear,2,0,0,,2237,8980,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188468889999996,44.358353200000003,2483,49,3,10,2014-06-19 23:53:12.129-04,21.45,14.5,-1.39183,-0.798056,1.45582,Clear,2,0,0,,2237,8981,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188476750000007,44.358331659999997,2484,49,3,10,2014-06-19 23:53:15.541-04,21.45,14.5,-1.49125,-0.61839,1.63643,Clear,2,0,0,,2237,8982,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188476750000007,44.358331659999997,2485,49,3,10,2014-06-19 23:53:15.983-04,21.45,14.5,-1.06219,-1.6016,0.719151,Clear,2,0,0,,2237,8983,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188481379999999,44.358319889999997,2486,49,3,10,2014-06-19 23:53:17.17-04,21.45,14.5,-1.48375,-1.84572,0.432366,Clear,2,0,0,,2237,8984,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188485639999996,44.35830885,2487,49,3,10,2014-06-19 23:53:19.082-04,21.41,14.5,-1.38815,-1.68631,0.585238,Clear,2,0,0,,2237,8985,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188485639999996,44.35830885,2488,49,3,10,2014-06-19 23:53:20.698-04,21.41,14.5,-1.46782,-2.05078,0.226076,Clear,2,0,0,,2237,8986,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188490090000002,44.358298599999998,2489,49,3,10,2014-06-19 23:53:21.402-04,21.41,14.5,-1.50975,-0.216636,2.06558,Clear,2,0,0,,2237,8987,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188495649999993,44.358288739999999,2490,49,3,10,2014-06-19 23:53:24.559-04,21.5,14.5,-1.49875,2.82063,-1.19613,Clear,2,0,0,,2237,8988,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188499059999998,44.358279029999998,2491,48,3,9,2014-06-19 23:53:26.061-04,21.5,14.5,-1.49278,-0.236485,2.01603,Clear,2,0,0,,2237,8989,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18850218,44.358269679999999,2492,48,3,9,2014-06-19 23:53:27.093-04,21.34,14.8,-1.41415,-1.21737,1.03903,Clear,2,0,0,,2237,8990,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18850218,44.358269679999999,2493,48,3,9,2014-06-19 23:53:28.57-04,21.34,14.8,-1.53252,-1.28425,0.975165,Clear,2,0,0,,2237,8991,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188508060000004,44.358250099999999,2494,48,3,9,2014-06-19 23:53:32.554-04,21.41,14.8,-1.42431,-1.21134,1.05811,Clear,2,0,0,,2237,8992,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18851334,44.358241829999997,2495,48,3,9,2014-06-19 23:53:33.643-04,21.41,14.8,-1.45993,0.171163,2.43119,Clear,2,0,0,,2237,8993,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188516640000003,44.35823311,2496,48,3,9,2014-06-19 23:53:35.4-04,21.41,14.8,-1.3503,0.297803,2.54371,Clear,2,0,0,,2237,8994,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18851918,44.358224049999997,2497,48,3,9,2014-06-19 23:53:36.941-04,21.57,14.5,-1.41823,-0.400121,1.848,Clear,2,0,0,,2237,8995,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188522660000004,44.358210329999999,2498,47,3,9,2014-06-19 23:53:43.237-04,21.52,14.8,-1.34135,-0.447778,1.78445,Clear,2,0,0,,2237,8996,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188522660000004,44.358210329999999,2499,47,3,9,2014-06-19 23:53:44.152-04,21.43,14.5,-1.34566,-0.265035,1.96659,Clear,2,0,0,,2237,8997,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188139750000005,44.35600806,2500,28,12,0,2014-06-19 23:55:56.773-04,21.64,14.5,-1.47007,-2.83012,-0.475206,Clear,2,0,0,,2237,1006,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188139750000005,44.35600806,2501,28,12,0,2014-06-19 23:55:58.424-04,21.64,14.5,-1.44906,2.99031,-0.940057,Clear,2,0,0,,2237,1007,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188139750000005,44.35600806,2502,28,12,0,2014-06-19 23:55:59.6-04,21.61,14.5,-1.36045,3.1056,-0.832938,Clear,2,0,0,,2237,1008,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188139750000005,44.35600806,2503,28,12,0,2014-06-19 23:56:01.189-04,21.61,14.5,-1.41647,3.11507,-0.811782,Clear,2,0,0,,2237,1009,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188139750000005,44.35600806,2504,28,12,0,2014-06-19 23:56:02.376-04,21.61,14.5,-1.40701,-3.02437,-0.664888,Clear,2,0,0,,2237,1010,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188139750000005,44.35600806,2505,28,12,0,2014-06-19 23:56:04.005-04,21.61,14.5,-1.41702,-3.12164,-0.761844,Clear,2,0,0,,2237,1011,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188089969999993,44.355829210000003,2506,26,3,12,2014-06-19 23:56:34.567-04,21.51,14.5,-1.48473,0.850997,-3.10577,Clear,2,0,0,,2237,1012,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188089969999993,44.355829210000003,2507,26,3,12,2014-06-19 23:56:35.696-04,21.51,14.5,-1.53639,1.98808,-1.97114,Clear,2,0,0,,2237,1013,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188089969999993,44.355829210000003,2508,26,3,12,2014-06-19 23:56:40.662-04,21.62,14.5,-1.47168,1.05647,-2.99708,Clear,2,0,0,,2237,1014,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188089969999993,44.355829210000003,2509,26,3,12,2014-06-19 23:56:42.46-04,21.65,14.5,-1.45991,1.54427,-2.51701,Clear,2,0,0,,2237,1015,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188089969999993,44.355829210000003,2510,26,3,12,2014-06-19 23:56:45.835-04,21.65,14.5,-1.47643,-2.92336,-0.750497,Clear,2,0,0,,2237,1016,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188029810000003,44.355603469999998,2511,25,3,12,2014-06-19 23:57:25.378-04,21.56,14.8,-1.49104,3.10404,-1.03317,Clear,2,0,0,,2237,1017,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188029810000003,44.355603469999998,2512,25,3,12,2014-06-19 23:57:29.819-04,21.6,14.8,-1.50976,0.498933,2.76386,Clear,2,0,0,,2237,1018,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188029810000003,44.355603469999998,2513,25,3,12,2014-06-19 23:57:34.319-04,21.41,14.8,-1.50234,1.48317,-2.4867,Clear,2,0,0,,2237,1019,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188029810000003,44.355603469999998,2514,25,3,12,2014-06-19 23:57:37.58-04,21.41,14.8,-1.50589,3.11311,-0.847766,Clear,2,0,0,,2237,1020,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188024900000002,44.355594549999999,2515,27,3,12,2014-06-19 23:57:40.102-04,21.62,14.8,-1.5316,3.00038,-0.96196,Clear,2,0,0,,2237,1021,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187897930000005,44.349547440000002,2516,8,3,11,2014-06-19 23:59:40.131-04,21.54,15.1,-1.50279,-3.00446,-0.675241,Clear,2,0,0,,2237,1022,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187887239999995,44.349552889999998,2517,8,3,10,2014-06-19 23:59:43.791-04,21.48,15.1,-1.48316,2.55803,-1.51099,Clear,2,0,0,,2237,1023,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187887239999995,44.349552889999998,2518,8,3,10,2014-06-19 23:59:46.183-04,21.48,15.1,-1.50862,0.159225,2.37945,Clear,2,0,0,,2237,1024,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187887239999995,44.349552889999998,2519,8,3,10,2014-06-19 23:59:48.557-04,21.6,15.1,-1.44618,0.130988,2.25618,Clear,2,0,0,,2237,1025,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187887239999995,44.349552889999998,2520,8,3,10,2014-06-19 23:59:51.659-04,21.43,15.1,-1.49371,-1.86257,0.188272,Clear,2,0,0,,2237,1026,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187887239999995,44.349552889999998,2521,8,3,10,2014-06-19 23:59:53.74-04,21.43,15.1,-1.54599,-2.03559,0.0938817,Clear,2,0,0,,2237,1027,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187887239999995,44.349552889999998,2522,8,3,10,2014-06-19 23:59:56.164-04,21.59,15.1,-1.47317,1.93286,-2.09207,Clear,2,0,0,,2237,1028,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187887239999995,44.349552889999998,2523,8,3,10,2014-06-19 23:59:59.28-04,21.59,15.1,-1.48856,-2.91289,-0.588394,Clear,2,0,0,,2237,1029,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187895010000005,44.349545380000002,2524,10,3,11,2014-06-20 00:00:02.474-04,21.6,15.1,-1.43752,2.33741,-1.60688,Clear,2,0,0,,2237,1030,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187895010000005,44.349545380000002,2525,10,3,11,2014-06-20 00:00:04.714-04,21.6,15.1,-1.45288,1.74201,-2.19074,Clear,2,0,0,,2237,1031,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187905229999998,44.34955163,2526,8,3,11,2014-06-20 00:00:10.312-04,21.68,15.1,-1.47357,3.1227,-0.85118,Clear,2,0,0,,2237,1032,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187905229999998,44.34955163,2527,8,3,11,2014-06-20 00:00:11.529-04,21.66,15.1,-1.43614,-2.38241,-0.0864656,Clear,2,0,0,,2237,1033,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187905229999998,44.34955163,2528,8,3,11,2014-06-20 00:00:12.729-04,21.66,15.1,-1.49015,-1.85558,0.432666,Clear,2,0,0,,2237,1034,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187905229999998,44.34955163,2530,8,3,11,2014-06-20 00:00:15.707-04,21.66,14.8,-1.41279,-2.57258,-0.408039,Clear,2,0,0,,2237,1036,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187905229999998,44.34955163,2531,8,3,11,2014-06-20 00:00:16.827-04,21.55,14.8,-1.48466,-2.33579,-0.158617,Clear,2,0,0,,2237,1037,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187905229999998,44.34955163,2532,8,3,11,2014-06-20 00:00:18.068-04,21.55,14.8,-1.43781,-2.73606,-0.558929,Clear,2,0,0,,2237,1038,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187926910000002,44.349416939999998,2533,8,3,11,2014-06-20 00:00:42.641-04,21.58,15.1,-1.53838,-1.89998,0.246643,Clear,2,0,0,,2237,1039,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18792424,44.349426819999998,2534,8,3,11,2014-06-20 00:00:47.894-04,21.55,15.1,-1.51306,0.465621,2.63837,Clear,2,0,0,,2237,1040,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187918319999994,44.34943553,2535,9,3,11,2014-06-20 00:00:49.798-04,21.48,15.1,-1.47465,2.06147,-2.08776,Clear,2,0,0,,2237,1041,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187918319999994,44.34943553,2536,9,3,11,2014-06-20 00:00:53.187-04,21.6,15.1,-1.44884,3.06955,-0.947367,Clear,2,0,0,,2237,1042,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187918319999994,44.34943553,2537,9,3,11,2014-06-20 00:00:54.549-04,21.6,15.1,-1.53399,2.78201,-1.23138,Clear,2,0,0,,2237,1043,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187921309999993,44.349424480000003,2538,10,3,11,2014-06-20 00:00:58.477-04,21.55,15.1,-1.45651,2.2417,-1.70809,Clear,2,0,0,,2237,1044,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.187921309999993,44.349424480000003,2539,10,3,11,2014-06-20 00:00:59.515-04,21.55,15.1,-1.43968,2.03728,-1.90048,Clear,2,0,0,,2237,1045,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186453970000002,44.345510310000002,2540,-8,3,11,2014-06-20 00:02:26.943-04,21.48,15.4,-1.48811,-3.1132,-0.801162,Clear,2,0,0,,2237,1046,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186441919999993,44.34552128,2541,-7,3,11,2014-06-20 00:02:30.167-04,21.48,15.4,-1.50736,-2.92876,-0.606387,Clear,2,0,0,,2237,1047,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186441919999993,44.34552128,2542,-7,3,11,2014-06-20 00:02:33.491-04,21.57,15.4,-1.48097,2.0004,-2.01244,Clear,2,0,0,,2237,1048,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186427480000006,44.34552129,2543,-5,3,10,2014-06-20 00:02:39.139-04,21.49,15.4,-1.4181,2.60646,-1.50426,Clear,2,0,0,,2237,1049,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186427480000006,44.34552129,2544,-5,3,10,2014-06-20 00:02:43.627-04,21.67,15.4,-1.45197,2.81001,-1.3824,Clear,2,0,0,,2237,1050,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186427480000006,44.34552129,2545,-5,3,10,2014-06-20 00:02:47.098-04,21.62,15.4,-1.46467,-3.106,-1.0134,Clear,2,0,0,,2237,1051,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186434250000005,44.345509069999999,2546,-1,3,11,2014-06-20 00:02:50.874-04,21.62,15.4,-1.44958,-2.64715,-0.55647,Clear,2,0,0,,2237,1052,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186434250000005,44.345509069999999,2547,-1,3,11,2014-06-20 00:02:55.306-04,21.64,15.4,-1.4875,2.44208,-1.75734,Clear,2,0,0,,2237,1053,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186434250000005,44.345509069999999,2548,-1,3,11,2014-06-20 00:02:56.553-04,21.64,15.4,-1.4652,2.96847,-1.23653,Clear,2,0,0,,2237,1054,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18643643,44.34550016,2549,-2,3,11,2014-06-20 00:02:59.656-04,21.64,15.4,-1.49606,2.71843,-1.42009,Clear,2,0,0,,2237,1055,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2550,-3,3,11,2014-06-20 00:03:24.082-04,21.57,15.4,-1.44137,-2.82881,-0.656286,Clear,2,0,0,,2237,1056,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2551,-3,3,11,2014-06-20 00:03:25.583-04,21.57,15.4,-1.43653,-2.95975,-0.78491,Clear,2,0,0,,2237,1057,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2552,-3,3,11,2014-06-20 00:03:29.171-04,21.57,15.4,-1.52038,2.58368,-1.44184,Clear,2,0,0,,2237,1058,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2553,-3,3,11,2014-06-20 00:03:33.141-04,21.57,15.4,-1.42639,2.73451,-1.41533,Clear,2,0,0,,2237,1059,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2554,-3,3,11,2014-06-20 00:03:36.041-04,21.6,15.4,-1.4709,-2.82224,-0.757793,Clear,2,0,0,,2237,1060,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2555,-3,3,11,2014-06-20 00:03:38.527-04,21.6,15.4,-1.51292,2.40739,-1.80303,Clear,2,0,0,,2237,1061,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2556,-3,3,11,2014-06-20 00:03:40.964-04,21.64,15.4,-1.44462,-3.13502,-1.05019,Clear,2,0,0,,2237,1062,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2557,-3,3,11,2014-06-20 00:03:43.322-04,21.64,15.4,-1.56418,2.80765,-1.35331,Clear,2,0,0,,2237,1063,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2558,-3,3,11,2014-06-20 00:03:44.673-04,21.63,15.4,-1.55259,2.69042,-1.47804,Clear,2,0,0,,2237,1064,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2559,-3,3,11,2014-06-20 00:03:47.553-04,21.63,15.4,-1.4752,1.08968,-3.08035,Clear,2,0,0,,2237,1065,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2560,-3,3,11,2014-06-20 00:03:49.158-04,21.53,15.4,-1.46888,1.78326,-2.37659,Clear,2,0,0,,2237,1066,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186383950000007,44.345404709999997,2561,-3,3,11,2014-06-20 00:03:55.213-04,21.53,15.4,-1.44213,-2.09656,-0.0325441,Clear,2,0,0,,2237,1067,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18639761,44.34539995,2562,-3,3,11,2014-06-20 00:03:59.055-04,21.64,15.4,-1.42154,2.93023,-1.26845,Clear,2,0,0,,2237,1068,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185734609999997,44.343684119999999,2563,-5,3,11,2014-06-20 00:06:02.234-04,21.47,15.7,-1.53801,-2.98378,-0.830712,Clear,2,0,0,,2237,1069,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185715040000005,44.34368706,2565,-6,6,0,2014-06-20 00:06:42.009-04,21.4,15.7,-1.42643,2.88369,-1.13645,Clear,2,0,0,,2237,7997,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185715040000005,44.34368706,2566,-6,6,0,2014-06-20 00:06:49.494-04,21.45,15.7,-1.54479,-0.634197,1.66939,Clear,2,0,0,,2237,7998,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185715040000005,44.34368706,2568,-6,6,0,2014-06-20 00:06:58.443-04,21.62,15.7,-1.53756,-1.48218,0.831863,Clear,2,0,0,,2237,8000,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185715040000005,44.34368706,2569,-6,6,0,2014-06-20 00:07:04.02-04,21.62,15.7,-1.44779,1.65753,-2.33908,Clear,2,0,0,,2237,8001,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185715040000005,44.34368706,2570,-6,6,0,2014-06-20 00:07:05.536-04,21.62,15.7,-1.52144,-2.98826,-0.704036,Clear,2,0,0,,2237,8002,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185716249999999,44.343676960000003,2571,-5,3,11,2014-06-20 00:07:12.253-04,21.43,15.7,-1.46739,1.89235,-2.3143,Clear,2,0,0,,2237,8003,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185716249999999,44.343676960000003,2572,-5,3,11,2014-06-20 00:07:15.104-04,21.43,15.7,-1.48117,2.75808,-1.45535,Clear,2,0,0,,2237,8004,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185729230000007,44.343681320000002,2573,-6,3,11,2014-06-20 00:07:18.143-04,21.65,15.7,-1.47035,2.70168,-1.50717,Clear,2,0,0,,2237,8005,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185729230000007,44.343681320000002,2574,-6,3,11,2014-06-20 00:07:22.525-04,21.62,15.7,-1.46583,-0.19846,1.8952,Clear,2,0,0,,2237,8006,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185729230000007,44.343681320000002,2575,-6,3,11,2014-06-20 00:07:25.917-04,21.62,15.7,-1.48597,0.590507,2.6782,Clear,2,0,0,,2237,8007,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185713629999995,44.343680169999999,2576,-8,3,10,2014-06-20 00:07:28.631-04,21.49,15.7,-1.43683,0.758765,2.85077,Clear,2,0,0,,2237,8008,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185713629999995,44.343680169999999,2577,-8,3,10,2014-06-20 00:07:32.326-04,21.48,15.7,-1.49951,-2.62124,-0.559195,Clear,2,0,0,,2237,8009,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185713629999995,44.343680169999999,2578,-8,3,10,2014-06-20 00:07:35.027-04,21.48,15.7,-1.49521,-2.99016,-0.926136,Clear,2,0,0,,2237,8010,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185713629999995,44.343680169999999,2579,-8,3,10,2014-06-20 00:07:36.903-04,21.62,15.7,-1.49213,2.45763,-1.76074,Clear,2,0,0,,2237,8011,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185713629999995,44.343680169999999,2580,-8,3,10,2014-06-20 00:07:38.44-04,21.62,15.7,-1.54006,1.97705,-2.16239,Clear,2,0,0,,2237,8012,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185263539999994,44.32909772,2581,8,3,11,2014-06-20 00:11:26.579-04,21.6,16.7,-1.48722,-0.507243,1.57153,Clear,2,0,0,,2237,8013,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185263539999994,44.32909772,2582,8,3,11,2014-06-20 00:11:35.507-04,21.55,16.7,-1.50156,-0.371518,1.72515,Clear,2,0,0,,2237,8014,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185263539999994,44.32909772,2583,8,3,11,2014-06-20 00:11:38.924-04,21.5,16.7,-1.46986,-3.09822,-0.890611,Clear,2,0,0,,2237,8015,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185263539999994,44.32909772,2584,8,3,11,2014-06-20 00:11:41.908-04,21.58,16.7,-1.50111,-2.82041,-0.600414,Clear,2,0,0,,2237,8016,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185263539999994,44.32909772,2585,8,3,11,2014-06-20 00:11:44.902-04,21.58,16.7,-1.48462,2.89555,-1.12275,Clear,2,0,0,,2237,8017,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185263539999994,44.32909772,2586,8,3,11,2014-06-20 00:11:52.3-04,21.53,16.7,-1.47102,1.38703,-2.72995,Clear,2,0,0,,2237,8018,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185372749999999,44.32753118,2587,1,3,12,2014-06-20 00:13:20.863-04,21.63,17.4,-1.51007,1.90146,-2.04941,Clear,2,0,0,,2237,6490,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.185372749999999,44.32753118,2588,1,3,12,2014-06-20 00:13:25.792-04,21.68,17.4,-1.47618,0.90898,-3.10601,Clear,2,0,0,,2237,6491,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.1853641,44.327523470000003,2589,-1,3,12,2014-06-20 00:13:29.102-04,21.68,17.4,-1.53473,1.60718,-2.44067,Clear,2,0,0,,2237,6492,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67

-68.1853641,44.327523470000003,2590,-1,3,12,2014-06-20 00:13:30.189-04,21.55,17.4,-1.53532,2.22187,-1.81324,Clear,2,0,0,,2237,6493,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186099510000005,44.32681609,2592,-3,3,13,2014-06-20 00:14:14.767-04,21.59,18,-1.45901,2.89702,-1.04898,Clear,2,0,0,,2237,6495,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186099510000005,44.32681609,2593,-3,3,13,2014-06-20 00:14:15.927-04,21.59,18,-1.40871,2.90785,-1.02307,Clear,2,0,0,,2237,6496,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186099510000005,44.32681609,2594,-3,3,13,2014-06-20 00:14:17.382-04,21.59,18,-1.4181,2.78911,-1.16094,Clear,2,0,0,,2237,6497,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186099510000005,44.32681609,2595,-3,3,13,2014-06-20 00:14:22.652-04,21.56,18,-1.53676,2.52376,-1.45436,Clear,2,0,0,,2237,6498,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186099510000005,44.32681609,2596,-3,3,13,2014-06-20 00:14:24.721-04,21.55,18,-1.50567,2.33191,-1.64166,Clear,2,0,0,,2237,6499,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186099510000005,44.32681609,2597,-3,3,13,2014-06-20 00:14:25.94-04,21.55,18,-1.52981,1.26848,-2.71205,Clear,2,0,0,,2237,6500,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.059694711118937,44.342020014300942,4202,-12.8,5,10,2014-06-22 23:31:57.65-04,21.68,15.4,-1.4448,2.6343,-2.03442,Clear,5,0,0,,2275,9385,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059667218476534,44.341996712610126,4203,-12.8,5,10,2014-06-22 23:32:02.693-04,21.69,15.4,-1.47213,1.74353,-2.64042,Clear,5,0,0,,2275,9386,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059588093310595,44.341915785335004,4204,-12.6,5,9,2014-06-22 23:32:23.836-04,21.75,15.4,-1.51308,-2.93179,-1.03258,Clear,5,0,0,,2275,9387,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059588093310595,44.341915785335004,4205,-12.6,5,9,2014-06-22 23:32:25.769-04,21.75,15.4,-1.55796,-2.82607,-0.696411,Clear,5,0,0,,2275,9388,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059588093310595,44.341915785335004,4206,-12.6,5,9,2014-06-22 23:32:27.962-04,21.64,15.4,-1.37535,2.89638,-2.03409,Clear,5,0,0,,2275,9389,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059567557647824,44.341903505846858,4207,-12.2,5,10,2014-06-22 23:32:33.012-04,21.69,15.4,-1.529,1.95211,-2.31649,Clear,5,0,0,,2275,9390,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05953511968255,44.341886909678578,4208,-11,5,9,2014-06-22 23:32:38.001-04,21.79,15.4,-1.49333,-1.06399,1.36137,Clear,5,0,0,,2275,9391,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059519026428461,44.341876264661551,4209,-10.7,5,9,2014-06-22 23:32:40.723-04,21.79,15.4,-1.46955,2.32593,-2.23091,Clear,5,0,0,,2275,9392,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059496395289898,44.341861512511969,4210,-10.5,5,9,2014-06-22 23:32:42.309-04,21.69,15.4,-1.3847,2.13943,-2.49118,Clear,5,0,0,,2275,9393,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059440487995744,44.341821991838515,4211,-9.70001,5,9,2014-06-22 23:32:47.878-04,21.72,15.4,-1.51393,2.88028,-1.59435,Clear,5,0,0,,2275,9394,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059440487995744,44.341821991838515,4212,-9.70001,5,9,2014-06-22 23:32:49.501-04,21.72,15.4,-1.52931,2.35619,-2.06962,Clear,5,0,0,,2275,9395,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059403691440821,44.341798690147698,4213,-9.39999,5,9,2014-06-22 23:32:53.657-04,21.71,15.4,-1.46727,-1.40618,0.730847,Clear,5,0,0,,2275,9396,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059387011453509,44.341786368750036,4214,-9.10001,5,9,2014-06-22 23:32:55.025-04,21.71,15.4,-1.51834,2.74616,-1.78191,Clear,5,0,0,,2275,9397,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059370499104261,44.341773837804794,4215,-8.60001,5,10,2014-06-22 23:32:56.329-04,21.71,15.4,-1.52183,0.368625,2.41537,Clear,5,0,0,,2275,9398,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059352310374379,44.341760887764394,4216,-7.89999,5,10,2014-06-22 23:32:59.006-04,21.7,15.4,-1.5026,-2.39742,-0.654962,Clear,5,0,0,,2275,9399,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059317776933312,44.341741818934679,4217,-6.70001,5,10,2014-06-22 23:33:03.748-04,21.74,15.4,-1.55358,2.67639,2.58269,Clear,5,0,0,,2275,9400,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059317776933312,44.341741818934679,4218,-6.70001,5,10,2014-06-22 23:33:05.512-04,21.74,15.4,-1.49107,1.79011,1.7132,Clear,5,0,0,,2275,9401,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059330265969038,44.341754852794111,4219,-6.60001,5,10,2014-06-22 23:33:07.142-04,21.74,15.4,-1.52857,2.8188,2.57959,Clear,5,0,0,,2275,9402,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059346945956349,44.341768096201122,4220,-7.20001,5,10,2014-06-22 23:33:08.318-04,21.64,15.4,-1.51425,1.65512,1.516,Clear,5,0,0,,2275,9403,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059346945956349,44.341768096201122,4221,-7.20001,5,10,2014-06-22 23:33:09.951-04,21.64,15.4,-1.52008,0.323314,0.11664,Clear,5,0,0,,2275,9404,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059400003403425,44.341790601611137,4222,-7.5,5,10,2014-06-22 23:33:14.215-04,21.72,15.4,-1.51276,0.495375,0.391321,Clear,5,0,0,,2275,9405,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059421041980386,44.34180221054703,4223,-7.70001,5,10,2014-06-22 23:33:16.491-04,21.72,15.4,-1.56,-0.785398,-0.972343,Clear,5,0,0,,2275,9406,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059455575421453,44.341828362084925,4224,-8.20001,5,10,2014-06-22 23:33:19.284-04,21.75,15.4,-1.45941,0.0774156,-0.00595804,Clear,5,0,0,,2275,9407,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059455575421453,44.341828362084925,4225,-8.20001,5,10,2014-06-22 23:33:20.52-04,21.75,15.4,-1.50771,-0.342387,-0.371884,Clear,5,0,0,,2275,9408,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05947401560843,44.341842653229833,4226,-8.39999,5,10,2014-06-22 23:33:22.056-04,21.75,15.4,-1.4876,-1.68241,-1.84815,Clear,5,0,0,,2275,9409,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059492455795407,44.341856651008129,4227,-8.20001,5,10,2014-06-22 23:33:23.192-04,21.75,15.4,-1.52765,-0.708442,-0.7451,Clear,5,0,0,,2275,9410,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059492455795407,44.341856651008129,4228,-8.20001,5,10,2014-06-22 23:33:24.235-04,21.75,15.4,-1.49428,0.572635,0.730941,Clear,5,0,0,,2275,9411,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059511734172702,44.341872618533671,4229,-8.10001,5,10,2014-06-22 23:33:25.633-04,21.74,15.4,-1.36774,2.76843,2.95688,Clear,5,0,0,,2275,9412,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059527575969696,44.341884898021817,4230,-8.39999,5,11,2014-06-22 23:33:27.404-04,21.74,15.4,-1.46579,1.37412,1.73553,Clear,5,0,0,,2275,9413,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059543920680881,44.341896548867226,4231,-8.70001,5,11,2014-06-22 23:33:29.437-04,21.72,15.4,-1.38984,-1.14438,-1.43018,Clear,5,0,0,,2275,9414,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059560097754002,44.341909289360046,4232,-8.5,5,11,2014-06-22 23:33:31.177-04,21.72,15.4,-1.50488,-2.784,-2.70966,Clear,5,0,0,,2275,9415,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059577532112598,44.341922448948026,4233,-8.60001,5,11,2014-06-22 23:33:32.754-04,21.72,15.4,-1.47426,1.90792,2.17331,Clear,5,0,0,,2275,9416,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059577532112598,44.341922448948026,4234,-8.60001,5,11,2014-06-22 23:33:34.412-04,21.65,15.4,-1.49228,-0.714011,-0.741418,Clear,5,0,0,,2275,9417,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059649197384715,44.341984600760043,4235,-9.60001,5,10,2014-06-22 23:33:41.411-04,21.74,15.4,-1.49842,2.67755,2.65236,Clear,5,0,0,,2275,9418,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059659423306584,44.341996796429157,4236,-9.39999,5,10,2014-06-22 23:33:42.693-04,21.74,15.4,-1.44318,3.07872,3.07091,Clear,5,0,0,,2275,9419,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059713318943977,44.342056391760707,4237,-10.6,5,10,2014-06-22 23:33:51.241-04,21.69,15.4,-1.51822,2.11167,2.28103,Clear,5,0,0,,2275,9420,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059713318943977,44.342056391760707,4238,-10.6,5,10,2014-06-22 23:33:52.46-04,21.69,15.4,-1.5348,0.361128,0.47283,Clear,5,0,0,,2275,9421,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059775093570352,44.342115023173392,4239,-12.8,5,10,2014-06-22 23:34:00.074-04,21.65,15.4,-1.48116,2.03476,2.34896,Clear,5,0,0,,2275,9422,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059794036671519,44.342142264358699,4240,-13.4,5,10,2014-06-22 23:34:05.028-04,21.67,15.4,-1.51414,-2.64394,-2.40168,Clear,5,0,0,,2275,9423,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059816835448146,44.34218040201813,4241,-13.5,5,10,2014-06-22 23:34:09.189-04,21.64,15.4,-1.44731,3.02619,-3.06137,Clear,5,0,0,,2275,9424,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.190987329999999,44.31627967,2640,-9,3,12,2014-06-20 00:26:40.149-04,21.22,17.7,-1.54776,0.0250644,2.28982,Clear,2,0,0,,2237,3894,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190987329999999,44.31627967,2641,-9,3,12,2014-06-20 00:26:40.831-04,21.29,17.7,-1.50799,1.28253,-2.73502,Clear,2,0,0,,2237,3895,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190987329999999,44.31627967,2642,-9,3,12,2014-06-20 00:26:41.927-04,21.29,17.7,-1.41059,3.03822,-1.04342,Clear,2,0,0,,2237,3896,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190987329999999,44.31627967,2643,-9,3,12,2014-06-20 00:26:43.162-04,21.29,17.7,-1.56265,2.9442,-1.2169,Clear,2,0,0,,2237,3897,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190987329999999,44.31627967,2644,-9,3,12,2014-06-20 00:26:44.387-04,21.34,17.7,-1.25299,2.77517,-1.24255,Clear,2,0,0,,2237,3898,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190987329999999,44.31627967,2645,-9,3,12,2014-06-20 00:26:46.257-04,21.34,18,-1.44418,1.69282,-2.35483,Clear,2,0,0,,2237,3899,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190987329999999,44.31627967,2646,-9,3,12,2014-06-20 00:26:47.757-04,21.34,18,-1.47296,2.60417,-1.42054,Clear,2,0,0,,2237,3900,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.190987329999999,44.31627967,2647,-9,3,12,2014-06-20 00:26:50.357-04,21.48,17.7,-1.38069,2.63166,-1.3328,Clear,2,0,0,,2237,3901,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189900499999993,44.31154995,2648,13,3,13,2014-06-20 00:28:36.415-04,22,18.3,-1.5223,2.91618,-1.10337,Clear,2,10,0,,2237,3902,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18992507,44.311546559999996,2649,17,3,12,2014-06-20 00:28:41.663-04,21.49,18.3,-1.46723,0.215414,2.47367,Clear,2,10,0,,2237,3903,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18992507,44.311546559999996,2650,17,3,12,2014-06-20 00:28:44.299-04,21.49,18.3,-1.52154,1.51346,-2.51833,Clear,2,10,0,,2237,3904,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18992507,44.311546559999996,2651,17,3,12,2014-06-20 00:28:46.02-04,21.53,18.3,-1.45972,2.03137,-2.00553,Clear,2,10,0,,2237,3905,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18992507,44.311546559999996,2652,17,3,12,2014-06-20 00:28:47.98-04,21.53,18.3,-1.39395,2.26505,-1.75814,Clear,2,10,0,,2237,3906,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18992507,44.311546559999996,2653,17,3,12,2014-06-20 00:28:48.959-04,21.52,18.3,-1.41937,2.32055,-1.69634,Clear,2,10,0,,2237,3907,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18992507,44.311546559999996,2654,17,3,12,2014-06-20 00:28:52.142-04,21.52,18.3,-1.54165,0.793078,2.982,Clear,2,10,0,,2237,3908,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189380080000007,44.310626079999999,2655,16,3,12,2014-06-20 00:29:48.619-04,20.99,18.3,-1.48687,-0.955162,1.29178,Clear,2,10,0,,2237,3909,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189386529999993,44.310635990000002,2656,17,3,12,2014-06-20 00:29:49.94-04,21.4,18.3,-1.50777,-0.121863,2.1127,Clear,2,10,0,,2237,3910,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189386529999993,44.310635990000002,2657,17,3,12,2014-06-20 00:29:54.761-04,21.37,18.3,-1.49001,2.86006,-1.16318,Clear,2,10,0,,2237,3911,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.199064340000007,44.317414919999997,2658,-22,3,10,2014-06-20 00:33:24.184-04,21.5,18.6,-1.52749,2.17634,-1.75207,Clear,2,10,0,,2237,3912,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.199064340000007,44.317414919999997,2659,-22,3,10,2014-06-20 00:33:25.518-04,21.5,18.6,-1.49039,1.96762,-1.96307,Clear,2,10,0,,2237,3913,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.199064340000007,44.317414919999997,2660,-22,3,10,2014-06-20 00:33:27.688-04,21.56,18.6,-1.4457,2.66606,-1.25663,Clear,2,10,0,,2237,3914,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.199064340000007,44.317414919999997,2661,-22,3,10,2014-06-20 00:33:29.109-04,21.56,18.6,-1.46203,2.75285,-1.16932,Clear,2,10,0,,2237,3915,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.200123970000007,44.317134430000003,2662,-24,3,11,2014-06-20 00:34:18.314-04,21.23,18.6,-1.54823,2.07376,-2.05712,Clear,2,10,0,,2237,3916,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.200123970000007,44.317134430000003,2663,-24,3,11,2014-06-20 00:34:20.75-04,21.25,18.6,-1.47717,1.14183,-2.94307,Clear,2,10,0,,2237,3917,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.200107939999995,44.317135739999998,2664,-23,3,11,2014-06-20 00:34:23.752-04,21.25,18.6,-1.43988,-3.07525,-0.824727,Clear,2,10,0,,2237,3918,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.200107939999995,44.317135739999998,2665,-23,3,11,2014-06-20 00:34:25.063-04,21.36,18.6,-1.49848,2.9516,-1.08151,Clear,2,10,0,,2237,3919,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.200107939999995,44.317135739999998,2666,-23,3,11,2014-06-20 00:34:26.72-04,21.36,18.6,-1.50037,2.21181,-1.81196,Clear,2,10,0,,2237,3920,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.200107939999995,44.317135739999998,2667,-23,3,11,2014-06-20 00:34:27.905-04,21.36,18.6,-1.51152,1.96245,-2.05794,Clear,2,10,0,,2237,3921,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.202856929999996,44.30292516,2668,-8,4,11,2014-06-20 00:37:27.011-04,21.11,18.3,-1.49577,0.163738,2.24479,Clear,2,10,0,,2237,3922,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.202856929999996,44.30292516,2669,-8,4,11,2014-06-20 00:37:28.729-04,21.11,18.3,-1.48553,-0.372626,1.71185,Clear,2,10,0,,2237,3923,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.202862879999998,44.302937329999999,2670,-11,3,10,2014-06-20 00:37:30.996-04,21.23,18.3,-1.5398,1.98263,-2.17194,Clear,2,10,0,,2237,3924,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.202862879999998,44.302937329999999,2671,-11,3,10,2014-06-20 00:37:33.69-04,21.25,18.3,-1.55629,2.45801,-1.71749,Clear,2,10,0,,2237,3925,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.202862879999998,44.302937329999999,2672,-11,3,10,2014-06-20 00:37:35.183-04,21.25,18.3,-1.52779,-1.53784,0.555453,Clear,2,10,0,,2237,3926,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.250351995229721,44.411702211946249,9116,-10.8,10,8,2014-06-30 23:49:34.48-04,21.14,24.8,-1.47886,1.29338,-0.847268,Clear,16,0,0,,2275,690,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.25022509321570 4,44.411652842536569,9117,9.70001,5,9,2014-06-30 23:49:39.684-04,21.13,24.8,-1.38452,2.77963,-2.95333,Clear,16,0,0,,2275,691,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.246175544336438,44.409513152204454,9118,3.5,10,8,2014-06-30 23:50:53.1-04,21.25,25.1,-1.53547,-2.78517,0.162212,Clear,16,0,0,,2275,692,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.246175544336438,44.409513152204454,9119,3.5,10,8,2014-06-30 23:50:56.448-04,21.31,24.8,-1.55039,2.21492,1.38681,Clear,16,0,0,,2275,693,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.246175544336438,44.409513152204454,9120,3.5,10,8,2014-06-30 23:51:00.367-04,21.25,25.1,-1.44292,0.392991,1.5176,Clear,16,0,0,,2275,694,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.246175544336438,44.409513152204454,9121,3.5,10,8,2014-06-30 23:51:03.338-04,21.17,25.1,-1.46203,0.299217,2.11794,Clear,16,0,0,,2275,695,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247624523937702,44.409491862170398,9122,2.39999,10,8,2014-06-30 23:51:49.059-04,21.26,25.1,-1.42222,-2.6785,0.532298,Clear,16,0,0,,2275,696,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247654279693961,44.409407372586429,9123,7.39999,5,9,2014-06-30 23:51:51.779-04,21.33,25.1,-1.40164,2.22273,-1.14607,Clear,16,0,0,,2275,697,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247652184218168,44.409374389797449,9124,7.60001,5,9,2014-06-30 23:51:53.837-04,21.33,25.1,-1.30202,2.18949,-1.42865,Clear,16,0,0,,2275,698,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.2476615719497 2,44.40934656187892,9125,7.70001,5,9,2014-06-30 23:51:57.228-04,21.34,25.1,-1.44289,-2.80907,0.0757191,Clear,16,0,0,,2275,699,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9126,7.39999,5,9,2014-06-30 23:51:58.808-04,21.34,25.1,-1.47259,2.42269,-1.39083,Clear,16,0,0,,2275,700,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9127,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:00.34-04,21.34,25.1,-1.45896,2.80646,-1.34993,Clear,16,0,0,,2275,701,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9128,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:02.792-04,21.27,25.1,-1.56698,3.12621,-1.33186,Clear,16,0,0,,2275,702,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9129,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:04.46-04,21.21,25.1,-1.37763,2.44237,-2.51007,Clear,16,0,0,,2275,703,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9130,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:07.473-04,21.21,25.1,-1.41088,2.71717,-2.54735,Clear,16,0,0,,2275,704,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9131,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:08.728-04,21.22,25.1,-1.4422,2.20844,-3.11755,Clear,16,0,0,,2275,705,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9132,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:11.334-04,21.26,25.1,-1.42999,-2.67847,-2.45603,Clear,16,0,0,,2275,706,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9133,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:13.309-04,21.26,25.1,-1.52452,2.1592,2.30257,Clear,16,0,0,,2275,707,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9134,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:15.342-04,21.27,25.1,-1.54192,-2.97939,3.0219,Clear,16,0,0,,2275,708,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9135,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:17.197-04,21.27,24.8,-1.3912,1.87808,1.85612,Clear,16,0,0,,2275,709,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9136,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:18.925-04,21.26,24.8,-1.47567,-2.86418,2.43661,Clear,16,0,0,,2275,710,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.247666517272592,44.409331055358052,9137,7.39999,5,9,2014-06-30 23:52:21.072-04,21.26,24.8,-1.36054,2.94396,1.57147,Clear,16,0,0,,2275,711,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.245643125846982,44.408676093444228,9138,8.29999,10,6,2014-06-30 23:54:00.838-04,21.22,24.8,-1.54288,0.466776,2.19651,Clear,16,0,0,,2275,712,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.245643125846982,44.408676093444228,9139,8.29999,10,6,2014-06-30 23:54:03.216-04,21.26,24.8,-1.56242,-1.57867,-0.245213,Clear,16,0,0,,2275,713,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.245643125846982,44.408676093444228,9140,8.29999,10,6,2014-06-30 23:54:06.999-04,21.34,24.8,-1.5708,2.35619,-2.90052,Clear,16,0,0,,2275,714,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.245643125846982,44.408676093444228,9141,8.29999,10,6,2014-06-30 23:54:12.452-04,21.34,24.8,-1.25493,0.994151,2.21417,Clear,16,0,0,,2275,715,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.241544794291258,44.407612388022244,9142,20.6,10,9,2014-06-30 23:55:42.416-04,21.3,24.8,-1.47611,0.00067981,0.707754,Clear,16,0,0,,2275,716,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.241544794291258,44.407612388022244,9143,20.6,10,9,2014-06-30 23:55:51.639-04,21.18,25.1,-1.54571,1.4086,-3.0507,Clear,16,0,0,,2275,717,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.241544794291258,44.407612388022244,9144,20.6,10,9,2014-06-30 23:56:07.835-04,21.15,25.1,-1.50975,0.984296,2.23705,Clear,16,0,0,,2275,718,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.241544794291258,44.407612388022244,9145,20.6,10,9,2014-06-30 23:56:19.98-04,21.31,25.1,-1.42662,-2.43356,-1.83639,Clear,16,0,0,,2275,719,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.237395752221346,44.405558235011995,9146,42.1,10,9,2014-06-30 23:57:25.163-04,21.08,25.1,-1.52919,-1.47252,0.210737,Clear,16,0,0,,2275,720,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.237395752221346,44.405558235011995,9147,42.1,10,9,2014-06-30 23:57:28.118-04,21.12,25.1,-1.55731,1.89565,-2.88649,Clear,16,0,0,,2275,721,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.237395752221346,44.405558235011995,9148,42.1,10,9,2014-06-30 23:57:31.034-04,21.12,25.1,-1.5297,-0.417417,0.337401,Clear,16,0,0,,2275,722,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.237395752221346,44.405558235011995,9149,42.1,10,9,2014-06-30 23:57:34.131-04,21.26,25.1,-1.53218,-1.25009,-0.49147,Clear,16,0,0,,2275,723,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.237395752221346,44.405558235011995,9150,42.1,10,9,2014-06-30 23:57:38.056-04,21.25,25.1,-1.33116,-1.32986,0.717672,Clear,16,0,0,,2275,724,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.237395752221346,44.405558235011995,9151,42.1,10,9,2014-06-30 23:57:41.355-04,21.25,25.1,-1.44709,-0.203608,1.41826,Clear,16,0,0,,2275,725,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.235595738515258,44.403592678718269,9152,41.7,10,9,2014-06-30 23:58:48.621-04,21.05,25.1,-1.42125,-2.18212,-0.457003,Clear,16,0,0,,2275,726,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.235595738515258,44.403592678718269,9153,41.7,10,9,2014-06-30 23:58:51.753-04,21.08,25.1,-1.53308,0.220694,0.945965,Clear,16,0,0,,2275,727,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.235595738515258,44.403592678718269,9154,41.7,10,9,2014-06-30 23:58:55.245-04,21.18,25.1,-1.55321,-0.785398,-0.0938702,Clear,16,0,0,,2275,728,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233942491933703,44.401156101375818,9155,33.2,10,9,2014-07-01 00:00:23.586-04,20.94,25.1,-1.48987,2.42742,-2.85993,Clear,16,0,0,,2275,729,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233942491933703,44.401156101375818,9156,33.2,10,9,2014-07-01 00:00:27.174-04,20.92,25.1,-1.47756,-1.40618,0.347943,Clear,16,0,0,,2275,730,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233942491933703,44.401156101375818,9157,33.2,10,9,2014-07-01 00:00:34.134-04,20.94,25.1,-1.47499,-1.03935,0.937734,Clear,16,0,0,,2275,731,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233942491933703,44.401156101375818,9158,33.2,10,9,2014-07-01 00:00:35.38-04,20.87,25.1,-1.31679,2.67782,-1.97608,Clear,16,0,0,,2275,732,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233942491933703,44.401156101375818,9159,33.2,10,9,2014-07-01 00:00:37.103-04,20.89,25.1,-1.3632,-2.96629,-1.31178,Clear,16,0,0,,2275,733,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233942491933703,44.401156101375818,9160,33.2,10,9,2014-07-01 00:00:46.52-04,20.87,25.1,-1.41336,-1.98495,-0.26632,Clear,16,0,0,,2275,734,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233942491933703,44.401156101375818,9161,33.2,10,9,2014-07-01 00:00:48.495-04,20.87,25.1,-1.41953,-2.82036,-1.13314,Clear,16,0,0,,2275,735,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233942491933703,44.401156101375818,9162,33.2,10,9,2014-07-01 00:00:51.059-04,20.84,25.1,-1.41322,-2.65226,-0.996025,Clear,16,0,0,,2275,736,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233942491933703,44.401156101375818,9163,33.2,10,9,2014-07-01 00:00:52.703-04,20.84,25.1,-1.37965,-2.22312,-0.48543,Clear,16,0,0,,2275,737,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233658093959093,44.400841821916401,9164,31.9,5,9,2014-07-01 00:01:01.786-04,20.76,25.1,-1.52555,1.86325,2.63511,Clear,16,0,0,,2275,738,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233658093959093,44.400841821916401,9165,31.9,5,9,2014-07-01 00:01:04.744-04,20.87,25.1,-1.47199,0.759222,1.63085,Clear,16,0,0,,2275,739,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233658093959093,44.400841821916401,9166,31.9,5,9,2014-07-01 00:01:08.681-04,20.87,25.1,-1.43706,-2.04984,-0.456784,Clear,16,0,0,,2275,740,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233578884974122,44.400784992612898,9167,32.2,5,9,2014-07-01 00:01:11.971-04,20.8,25.1,-1.23493,-0.0095582,2.05987,Clear,16,0,0,,2275,741,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233562540262938,44.400762696750462,9168,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:14.053-04,20.87,25.1,-1.42174,0.923457,2.64099,Clear,16,0,0,,2275,742,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233555667102337,44.400741951540112,9169,31.4,5,9,2014-07-01 00:01:16.23-04,20.94,25.1,-1.26989,0.988456,2.7366,Clear,16,0,0,,2275,743,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233555667102337,44.400741951540112,9170,31.4,5,9,2014-07-01 00:01:17.845-04,20.94,25.1,-1.36315,0.0172168,2.00719,Clear,16,0,0,,2275,744,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233555667102337,44.400741951540112,9171,31.4,5,9,2014-07-01 00:01:20.287-04,20.84,25.1,-1.51332,-0.942254,0.741148,Clear,16,0,0,,2275,745,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233555667102337,44.400741951540112,9172,31.4,5,9,2014-07-01 00:01:22.079-04,20.85,25.1,-1.48847,-0.0707916,1.75092,Clear,16,0,0,,2275,746,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233555667102337,44.400741951540112,9173,31.4,5,9,2014-07-01 00:01:24.437-04,20.8,25.1,-1.42022,0.624731,2.43783,Clear,16,0,0,,2275,747,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233555667102337,44.400741951540112,9174,31.4,5,9,2014-07-01 00:01:31.411-04,20.83,25.1,-1.40042,-0.659255,1.25346,Clear,16,0,0,,2275,748,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233397332951427,44.400543719530106,9175,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:34.465-04,20.73,25.1,-1.48113,0.600994,2.37276,Clear,16,0,0,,2275,749,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233384843915701,44.400522136129439,9176,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:38.715-04,20.75,25.1,-1.41169,-0.634957,1.20546,Clear,16,0,0,,2275,750,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233384843915701,44.400522136129439,9177,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:41.863-04,20.81,25.1,-1.29663,-0.292576,1.66321,Clear,16,0,0,,2275,751,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233384843915701,44.400522136129439,9178,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:43.844-04,20.81,25.1,-1.4748,-0.708565,1.07149,Clear,16,0,0,,2275,752,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233384843915701,44.400522136129439,9179,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:45.43-04,20.71,25.1,-1.2268,0.1465,2.18571,Clear,16,0,0,,2275,753,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233384843915701,44.400522136129439,9180,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:47.912-04,20.75,25.1,-1.3507,-0.738903,0.967132,Clear,16,0,0,,2275,754,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233384843915701,44.400522136129439,9181,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:50.062-04,20.8,25.1,-1.45212,0.450408,2.15254,Clear,16,0,0,,2275,755,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233384843915701,44.400522136129439,9182,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:52.063-04,20.69,25.1,-1.42641,-0.293932,1.55537,Clear,16,0,0,,2275,756,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233384843915701,44.400522136129439,9183,31.8,5,9,2014-07-01 00:01:55.706-04,20.71,25.1,-1.43028,-0.828879,0.953657,Clear,16,0,0,,2275,757,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.233201112598181,44.400300099514425,9184,32.2,5,9,2014-07-01 00:01:58.998-04,20.73,25.1,-1.41027,-0.831541,0.929863,Clear,16,0,0,,2275,758,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.23317663744092,44.400279270485044,9185,32.4,5,9,2014-07-01 00:02:00.864-04,20.72,25.1,-1.36745,-0.226506,1.54898,Clear,16,0,0,,2275,759,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.23315023444593,44.400261375121772,9186,32.5,5,9,2014-07-01 00:02:03.31-04,20.71,25.1,-1.30502,0.317546,2.14292,Clear,16,0,0,,2275,760,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.23315023444593,44.400261375121772,9187,32.5,5,9,2014-07-01 00:02:05.636-04,20.7,25.1,-1.35708,-0.422675,1.41449,Clear,16,0,0,,2275,761,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.23315023444593,44.400261375121772,9188,32.5,5,9,2014-07-01 00:02:10.52-04,20.87,25.1,-1.38302,0.322319,1.45019,Clear,16,0,0,,2275,762,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.23315023444593,44.400261375121772,9189,32.5,5,9,2014-07-01 00:02:13.718-04,21.04,25.1,-1.37645,0.285439,1.67643,Clear,16,0,0,,2275,763,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.23315023444593,44.400261375121772,9190,32.5,5,9,2014-07-01 00:02:16.302-04,21.06,25.1,-1.39591,-0.523809,0.934412,Clear,16,0,0,,2275,764,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.23296407237649,44.400106561370194,9191,32,5,9,2014-07-01 00:02:19.666-04,21,25.1,-1.23519,0.191474,1.97115,Clear,16,0,0,,2275,765,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232942363247275,44.400089923292398,9192,31.4,5,9,2014-07-01 00:02:22.241-04,21.04,25.1,-1.4542,0.308903,2.00192,Clear,16,0,0,,2275,766,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9193,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:39.954-04,20.7,25.1,-1.55469,-2.55959,-0.8728,Clear,16,0,0,,2275,768,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9194,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:43.085-04,20.78,25.1,-1.50829,-1.27306,0.479012,Clear,16,0,0,,2275,769,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9195,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:45.257-04,20.74,25.1,-1.41314,-0.660963,1.15055,Clear,16,0,0,,2275,770,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9196,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:48.732-04,20.71,25.1,-1.39392,1.28232,2.17604,Clear,16,0,0,,2275,771,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9197,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:50.659-04,21.03,25.1,-1.30988,-0.455951,0.366667,Clear,16,0,0,,2275,772,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9198,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:51.925-04,21.03,25.1,-1.4423,-0.913009,-0.404432,Clear,16,0,0,,2275,773,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9199,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:53.957-04,20.99,25.1,-1.48435,0.267094,0.994306,Clear,16,0,0,,2275,774,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9200,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:55.301-04,20.99,25.1,-1.27304,0.135792,1.30723,Clear,16,0,0,,2275,775,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9201,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:56.897-04,20.98,25.1,-1.43372,0.233039,0.935831,Clear,16,0,0,,2275,776,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9202,28.6,5,9,2014-07-01 00:02:59.108-04,21.04,25.1,-1.41491,1.09493,2.23487,Clear,16,0,0,,2275,777,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9203,28.6,5,9,2014-07-01 00:03:04.346-04,20.85,25.1,-1.42906,-0.164726,1.40366,Clear,16,0,0,,2275,778,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9204,28.6,5,9,2014-07-01 00:03:06.652-04,20.95,25.1,-1.35213,0.0961856,1.88262,Clear,16,0,0,,2275,779,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9205,28.6,5,9,2014-07-01 00:03:09.403-04,20.97,25.1,-1.2587,-0.0655035,1.63797,Clear,16,0,0,,2275,780,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9206,28.6,5,9,2014-07-01 00:03:11.985-04,21.01,25.1,-1.41632,0.502204,1.81523,Clear,16,0,0,,2275,781,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232760559767485,44.399943365715444,9207,28.6,5,9,2014-07-01 00:03:14.973-04,21.01,25.1,-1.45775,-0.643376,0.277516,Clear,16,0,0,,2275,782,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232403323054314,44.399648867547512,9208,28.1,5,9,2014-07-01 00:03:20.04-04,20.98,25.1,-1.39059,-0.493798,1.12635,Clear,16,0,0,,2275,783,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232403323054314,44.399648867547512,9209,28.1,5,9,2014-07-01 00:03:23.552-04,20.94,25.1,-1.39519,-0.564433,1.42228,Clear,16,0,0,,2275,784,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232403323054314,44.399648867547512,9210,28.1,5,9,2014-07-01 00:03:26.93-04,20.85,25.1,-1.47614,0.541155,2.41149,Clear,16,0,0,,2275,785,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232403323054314,44.399648867547512,9211,28.1,5,9,2014-07-01 00:03:29.016-04,20.75,25.1,-1.46037,-0.0583246,1.76781,Clear,16,0,0,,2275,786,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.23226485401392,44.399547069333494,9212,26.9,5,9,2014-07-01 00:03:30.611-04,20.75,25.1,-1.54995,0.00261096,1.60987,Clear,16,0,0,,2275,787,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232240965589881,44.399528671056032,9213,27,5,9,2014-07-01 00:03:32.744-04,20.69,25.1,-1.39589,-2.07841,-0.737315,Clear,16,0,0,,2275,788,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9214,27,5,9,2014-07-01 00:03:35.862-04,20.7,25.1,-1.34178,-1.1398,0.596229,Clear,16,0,0,,2275,789,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,

-68.232206683605909,44.399502645246685,9215,27,5,9,2014-07-01 00:03:37.777-04,20.7,25.1,-1.48739,0.867141,2.55821,Clear,16,0,0,,2275,790,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9216,27,5,9,2014-07-01 00:03:39.878-04,20.75,25.1,-1.40976,-0.508948,1.45385,Clear,16,0,0,,2275,791,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9217,27,5,9,2014-07-01 00:03:42.652-04,20.85,25.1,-1.29121,0.20378,2.2495,Clear,16,0,0,,2275,792,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9218,27,5,9,2014-07-01 00:03:45.092-04,20.75,25.1,-1.32906,0.149183,2.03209,Clear,16,0,0,,2275,793,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9219,27,5,9,2014-07-01 00:03:52.248-04,20.56,25.1,-1.44335,-2.35675,-0.909506,Clear,16,0,0,,2275,794,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9220,27,5,9,2014-07-01 00:03:54.921-04,20.66,25.1,-1.5077,0.746668,2.39306,Clear,16,0,0,,2275,795,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9221,27,5,9,2014-07-01 00:03:57.741-04,20.68,25.1,-1.3594,1.21031,2.19667,Clear,16,0,0,,2275,796,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9222,27,5,9,2014-07-01 00:03:59.841-04,20.59,25.1,-1.44694,-1.03056,-0.255442,Clear,16,0,0,,2275,797,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9223,27,5,9,2014-07-01 00:04:02.144-04,20.8,25.1,-1.50624,-0.927452,-0.112687,Clear,16,0,0,,2275,798,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9224,27,5,9,2014-07-01 00:04:04.018-04,20.69,25.1,-1.42235,-1.51994,-0.695369,Clear,16,0,0,,2275,799,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9225,27,5,9,2014-07-01 00:04:05.155-04,20.72,25.1,-1.49577,2.60087,-2.5715,Clear,16,0,0,,2275,800,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.232206683605909,44.399502645246685,9226,27,5,9,2014-07-01 00:04:08.056-04,20.47,24.8,-1.49895,-0.131663,1.18928,Clear,16,0,0,,2275,801,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231813991442323,44.399279477074742,9227,21.2,5,9,2014-07-01 00:04:10.963-04,20.61,24.8,-1.43788,-0.628712,1.04184,Clear,16,0,0,,2275,802,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.23178943246603,44.399263258092105,9228,20.9,5,9,2014-07-01 00:04:13.608-04,20.52,25.1,-1.50217,0.928389,2.5947,Clear,16,0,0,,2275,803,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9229,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:15.177-04,20.61,25.1,-1.45249,-0.463439,1.33164,Clear,16,0,0,,2275,804,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9230,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:19.222-04,20.66,24.8,-1.33862,1.38115,3.02613,Clear,16,0,0,,2275,805,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9231,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:21.57-04,20.53,25.1,-1.47305,1.6764,-2.89796,Clear,16,0,0,,2275,806,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9232,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:23.18-04,20.68,25.1,-1.37775,0.55917,2.2936,Clear,16,0,0,,2275,807,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9233,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:32.14-04,21,24.8,-1.3495,0.113052,0.874144,Clear,16,0,0,,2275,808,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9234,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:34.613-04,21.04,24.8,-1.50165,1.57158,2.62259,Clear,16,0,0,,2275,809,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9235,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:36.919-04,20.67,24.8,-1.37329,0.893505,2.54309,Clear,16,0,0,,2275,810,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9236,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:38.419-04,20.52,24.8,-1.46163,2.07809,-2.64548,Clear,16,0,0,,2275,811,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9237,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:41.046-04,20.7,24.8,-1.44651,0.55917,1.35252,Clear,16,0,0,,2275,812,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9238,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:43.986-04,20.94,24.8,-1.42523,0.337145,1.43098,Clear,16,0,0,,2275,813,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9239,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:46.557-04,20.9,24.8,-1.43781,-0.291206,0.344322,Clear,16,0,0,,2275,814,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9240,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:48.661-04,21.04,24.8,-1.38347,0.293539,1.61032,Clear,16,0,0,,2275,815,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9241,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:52.54-04,20.91,24.8,-1.26069,-0.190989,1.79462,Clear,16,0,0,,2275,816,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231778703629971,44.399253996089101,9242,20.7,5,9,2014-07-01 00:04:56.08-04,20.87,24.8,-1.22695,-0.307453,1.02114,Clear,16,0,0,,2275,817,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231431357562542,44.398984936997294,9243,17.9,5,10,2014-07-01 00:04:59.42-04,20.74,24.8,-1.45775,-0.362252,1.30495,Clear,16,0,0,,2275,818,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231391711160541,44.398965239524841,9244,18,5,10,2014-07-01 00:05:01.504-04,20.41,24.8,-1.45347,-0.660963,0.957315,Clear,16,0,0,,2275,819,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231391711160541,44.398965239524841,9245,18,5,10,2014-07-01 00:05:03.566-04,20.51,24.8,-1.53007,-0.425984,1.08466,Clear,16,0,0,,2275,820,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231391711160541,44.398965239524841,9246,18,5,10,2014-07-01 00:05:05.943-04,20.58,24.8,-1.42104,-1.63183,-0.256986,Clear,16,0,0,,2275,821,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231391711160541,44.398965239524841,9247,18,5,10,2014-07-01 00:05:09.035-04,20.63,24.8,-1.41037,-1.44678,0.0313131,Clear,16,0,0,,2275,822,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231391711160541,44.398965239524841,9248,18,5,10,2014-07-01 00:05:13.268-04,20.52,24.8,-1.53271,-0.558071,1.02804,Clear,16,0,0,,2275,823,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231391711160541,44.398965239524841,9249,18,5,10,2014-07-01 00:05:15.333-04,20.59,24.8,-1.33516,0.812841,2.36121,Clear,16,0,0,,2275,824,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231391711160541,44.398965239524841,9250,18,5,10,2014-07-01 00:05:18.924-04,20.62,24.8,-1.53772,-0.518423,0.404182,Clear,16,0,0,,2275,825,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.231391711160541,44.398965239524841,9251,18,5,10,2014-07-01 00:06:02.361-04,20.53,24.4,-1.53459,0.407589,2.14794,Clear,16,0,0,,2275,826,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.230994995683432,44.398733270354569,9252,19.2,5,10,2014-07-01 00:06:04.477-04,20.62,24.4,-1.50521,-0.0578929,1.721,Clear,16,0,0,,2275,827,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.230958785861731,44.398711184039712,9253,19.1,5,10,2014-07-01 00:06:06.697-04,20.68,24.4,-1.45861,0.613867,2.43542,Clear,16,0,0,,2275,828,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.230958785861731,44.398711184039712,9254,19.1,5,10,2014-07-01 00:06:08.817-04,20.66,24.4,-1.37755,0.593768,2.43318,Clear,16,0,0,,2275,829,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.230958785861731,44.398711184039712,9255,19.1,5,10,2014-07-01 00:06:11.665-04,20.62,24.4,-1.51504,2.25668,-2.39399,Clear,16,0,0,,2275,830,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.230958785861731,44.398711184039712,9256,19.1,5,10,2014-07-01 00:06:14.168-04,20.5,24.4,-1.42914,1.17128,2.60578,Clear,16,0,0,,2275,831,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.20863946,44.390670040000003,7199,-11,3,10,2014-06-27 00:58:45.439-04,20.26,26.1,-1.54417,2.25754,2.71645,Clear,9,0,0,,2275,2000,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.20863946,44.390670040000003,7200,-11,3,10,2014-06-27 00:58:46.926-04,20.13,26.1,-1.53173,0.349733,0.809509,Clear,9,0,0,,2275,2001,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.20863946,44.390670040000003,7201,-11,3,10,2014-06-27 00:58:48.202-04,20.05,26.1,-1.52482,0.62089,1.08057,Clear,9,0,0,,2275,2002,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.358171130000002,44.386091069999999,8441,-19,11,10,2014-06-29 00:50:45.539-04,21.69,20.9,-1.49948,1.15292,2.72433,Clear,13,0,0,,2237,6324,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358132800000007,44.386177680000003,8442,-16,10,10,2014-06-29 00:50:53.775-04,21.69,20.9,-1.48635,1.202,2.12902,Clear,13,0,0,,2237,6325,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358097169999994,44.386254700000002,8443,-11,10,10,2014-06-29 00:51:01.862-04,21.72,20.9,-1.49504,-0.153852,0.668252,Clear,13,0,0,,2237,6326,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358068810000006,44.386280829999997,8444,-9,10,10,2014-06-29 00:51:06.092-04,21.77,20.9,-1.48957,2.07028,2.60458,Clear,13,0,0,,2237,6327,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357989770000003,44.386383530000003,8445,-7,10,10,2014-06-29 00:51:18.58-04,21.78,20.9,-1.30922,0.82479,2.82689,Clear,13,0,0,,2237,6328,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357939209999998,44.386419940000003,8446,-7,11,10,2014-06-29 00:51:23.832-04,21.72,20.9,-1.51307,0.915277,0.383848,Clear,13,0,0,,2237,6329,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357870469999995,44.386450109999998,8447,-8,12,10,2014-06-29 00:51:30.935-04,21.89,20.6,-1.29608,-1.14749,-2.09844,Clear,13,0,0,,2237,6330,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357852159999993,44.386490449999997,8448,-6,10,10,2014-06-29 00:51:33.764-04,21.65,20.6,-1.4427,1.07914,2.19447,Clear,13,0,0,,2237,6331,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357805159999998,44.386515260000003,8449,-13,11,10,2014-06-29 00:51:37.946-04,21.61,20.9,-1.39858,0.459345,1.63431,Clear,13,0,0,,2237,6332,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357775119999999,44.386553489999997,8450,-10,11,10,2014-06-29 00:51:42.138-04,21.61,20.6,-1.44671,0.206425,0.954642,Clear,13,0,0,,2237,6333,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357764959999997,44.386572469999997,8451,-10,11,10,2014-06-29 00:51:45.374-04,21.7,20.9,-1.46193,0.255538,0.727266,Clear,13,0,0,,2237,6334,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357745469999998,44.386644199999999,8452,-10,12,10,2014-06-29 00:51:50.871-04,21.78,20.6,-1.41036,0.768316,1.5492,Clear,13,0,0,,2237,6335,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357730290000006,44.386698680000002,8453,-3,12,10,2014-06-29 00:51:56.45-04,21.8,20.6,-1.40821,0.707978,1.34691,Clear,13,0,0,,2237,6336,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357723949999993,44.38674297,8454,-11,11,10,2014-06-29 00:52:00.801-04,21.8,20.6,-1.48134,0.399999,0.957092,Clear,13,0,0,,2237,6337,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357654190000005,44.386843720000002,8455,-16,10,11,2014-06-29 00:52:11.298-04,21.69,20.6,-1.50677,1.00417,1.73802,Clear,13,0,0,,2237,6338,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357633789999994,44.386871810000002,8456,-15,10,11,2014-06-29 00:52:15.304-04,21.69,20.6,-1.51048,1.22402,1.28357,Clear,13,0,0,,2237,6339,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357565179999995,44.386919820000003,8457,-9,10,10,2014-06-29 00:52:25.958-04,21.72,20.6,-1.47541,1.13929,2.78699,Clear,13,0,0,,2237,6340,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357575449999999,44.38693189,8458,-5,11,10,2014-06-29 00:52:28.381-04,21.71,20.6,-1.43818,1.77148,-3.0109,Clear,13,0,0,,2237,6341,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357598409999994,44.386997139999998,8459,-3,10,10,2014-06-29 00:52:36.031-04,21.68,20.6,-1.49807,0.213417,1.17039,Clear,13,0,0,,2237,6342,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357567970000005,44.38705488,8460,-2,11,9,2014-06-29 00:52:42.651-04,21.62,20.6,-1.49395,0.961445,1.87906,Clear,13,0,0,,2237,6343,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357515239999998,44.387099669999998,8461,-8,10,9,2014-06-29 00:52:49.853-04,21.58,20.6,-1.52874,-0.723517,0.0170264,Clear,13,0,0,,2237,6344,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357500990000005,44.387107049999997,8462,-8,11,9,2014-06-29 00:52:53.224-04,21.63,20.6,-1.41252,0.71965,1.00698,Clear,13,0,0,,2237,6345,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357438220000006,44.387166069999999,8463,-9,11,9,2014-06-29 00:52:59.794-04,21.86,20.6,-1.42066,-0.014688,-2.31156,Clear,13,0,0,,2237,6346,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357398090000004,44.38722147,8464,-7,10,9,2014-06-29 00:53:08.687-04,21.82,20.6,-1.42041,1.76122,2.60738,Clear,13,0,0,,2237,6347,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.357369500000004,44.387258959999997,8465,-7,10,9,2014-06-29 00:53:13.759-04,21.84,20.6,-1.49257,0.876473,1.565,Clear,13,0,0,,2237,6348,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.354901960000007,44.388807030000002,8466,-17,11,9,2014-06-29 00:55:20.04-04,21.81,19.9,-1.50361,1.49107,2.08905,Clear,13,0,0,,2237,6349,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.354901960000007,44.388807030000002,8467,-17,11,9,2014-06-29 00:55:22.502-04,21.8,19.9,-1.50611,1.91957,2.49474,Clear,13,0,0,,2237,6350,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.353736179999999,44.38935275,8468,-7,10,8,2014-06-29 00:56:29.038-04,21.72,19.9,-1.55687,1.78864,2.2618,Clear,13,0,0,,2237,6351,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.353736179999999,44.38935275,8469,-7,10,8,2014-06-29 00:56:31.618-04,21.71,19.9,-1.50218,1.8155,2.28534,Clear,13,0,0,,2237,6352,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.353736179999999,44.38935275,8470,-7,10,8,2014-06-29 00:56:37.613-04,21.75,19.9,-1.52921,1.21133,0.681255,Clear,13,0,0,,2237,6353,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.352146410000003,44.390305310000002,8471,19,13,9,2014-06-29 00:57:35.538-04,21.67,19.9,-1.4945,1.14698,2.90538,Clear,13,0,0,,2237,6354,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.352128500000006,44.390279749999998,8472,21,12,9,2014-06-29 00:57:40.656-04,21.75,19.9,-1.53466,1.14041,1.2048,Clear,13,0,0,,2237,6355,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.352079070000002,44.39028106,8473,17,11,9,2014-06-29 00:57:46.515-04,21.74,19.9,-1.50817,1.74528,2.44747,Clear,13,0,0,,2237,6356,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351445499999997,44.391127089999998,8474,11,10,9,2014-06-29 00:58:40.251-04,21.61,19.9,-1.52421,1.68061,2.58047,Clear,13,0,0,,2237,6357,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351445499999997,44.391127089999998,8475,11,10,9,2014-06-29 00:58:45.241-04,21.64,19.9,-1.52648,1.25267,0.0501808,Clear,13,0,0,,2237,6358,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.228448573499918,44.396878774277866,9257,23.1,10,8,2014-07-01 00:07:10.635-04,20.65,24.4,-1.43404,-2.13597,-0.523074,Clear,16,0,0,,2275,832,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228448573499918,44.396878774277866,9258,23.1,10,8,2014-07-01 00:07:15.075-04,20.74,24.4,-1.55385,-2.9012,-1.15704,Clear,16,0,0,,2275,833,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228448573499918,44.396878774277866,9259,23.1,10,8,2014-07-01 00:07:17.445-04,20.81,24.4,-1.46297,2.86817,-2.78479,Clear,16,0,0,,2275,834,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228448573499918,44.396878774277866,9260,23.1,10,8,2014-07-01 00:07:19.695-04,20.74,24.4,-1.46737,3.14097,-2.39877,Clear,16,0,0,,2275,835,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228448573499918,44.396878774277866,9261,23.1,10,8,2014-07-01 00:07:21.443-04,20.69,24.4,-1.4629,2.98845,-2.29814,Clear,16,0,0,,2275,836,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228448573499918,44.396878774277866,9262,23.1,10,8,2014-07-01 00:07:23.19-04,20.64,24.4,-1.55763,-2.82607,-1.4822,Clear,16,0,0,,2275,837,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228489477187395,44.393114922568202,9263,48.1,5,9,2014-07-01 00:08:33.923-04,20.97,24.4,-1.51395,-2.97792,-1.21467,Clear,16,0,0,,2275,838,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228489477187395,44.393114922568202,9264,48.1,5,9,2014-07-01 00:08:34.86-04,20.99,24.4,-1.53492,-0.694481,1.07746,Clear,16,0,0,,2275,839,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228490650653839,44.393070037476718,9265,48.8,5,9,2014-07-01 00:08:36.469-04,20.86,24.4,-1.40947,0.464141,2.55027,Clear,16,0,0,,2275,840,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228498278185725,44.393043844029307,9266,49,5,9,2014-07-01 00:08:37.944-04,20.86,24.4,-1.46312,-0.127891,1.94261,Clear,16,0,0,,2275,841,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228498278185725,44.393043844029307,9267,49,5,9,2014-07-01 00:08:39.682-04,21.06,24.4,-1.48545,0.46482,1.50624,Clear,16,0,0,,2275,842,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9268,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:41.479-04,21.06,24.4,-1.36082,0.255583,1.49755,Clear,16,0,0,,2275,843,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9269,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:42.856-04,21.07,24.4,-1.39748,0.0225735,0.720679,Clear,16,0,0,,2275,844,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9270,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:45.165-04,21.1,24.4,-1.46973,1.61306,2.19346,Clear,16,0,0,,2275,845,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9271,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:46.697-04,21.1,24.4,-1.39878,-0.0969124,0.651202,Clear,16,0,0,,2275,846,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9272,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:48.747-04,21,24.4,-1.47812,-1.05189,-0.322728,Clear,16,0,0,,2275,847,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9273,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:50.512-04,21,24.4,-1.33649,0.019166,1.12611,Clear,16,0,0,,2275,848,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9274,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:52.485-04,20.91,24.4,-1.30693,-1.01398,0.388788,Clear,16,0,0,,2275,849,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9275,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:53.986-04,20.7,24.4,-1.44217,-0.331744,1.19174,Clear,16,0,0,,2275,850,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9276,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:55.402-04,20.7,24.4,-1.41729,0.434413,2.04526,Clear,16,0,0,,2275,851,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9277,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:56.628-04,20.7,24.4,-1.4769,-0.44202,1.35311,Clear,16,0,0,,2275,852,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9278,48.4,5,9,2014-07-01 00:08:58.146-04,20.84,24.4,-1.48496,-0.93591,0.949198,Clear,16,0,0,,2275,853,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9279,48.4,5,9,2014-07-01 00:09:00.012-04,20.84,24.4,-1.37271,0.019166,2.19564,Clear,16,0,0,,2275,854,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9280,48.4,5,9,2014-07-01 00:09:01.399-04,21.03,24.4,-1.49196,-0.233206,1.46502,Clear,16,0,0,,2275,855,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228501882404089,44.393035168759525,9281,48.4,5,9,2014-07-01 00:09:03.021-04,21.03,24.4,-1.45332,-1.21238,-0.447772,Clear,16,0,0,,2275,856,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228622162714601,44.392730905674398,9282,46.5,5,9,2014-07-01 00:09:04.752-04,21.03,24.4,-1.41548,0.601586,1.51621,Clear,16,0,0,,2275,857,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228656947612762,44.392656097188592,9283,46.9,5,9,2014-07-01 00:09:10.025-04,21.11,24.4,-1.3853,2.59392,-1.9496,Clear,16,0,0,,2275,858,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228713274002075,44.392568171024323,9284,47.3,5,9,2014-07-01 00:09:12.751-04,21.04,24.4,-1.5585,3.13641,-1.33486,Clear,16,0,0,,2275,859,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228736743330956,44.392527393065393,9285,47.2,5,9,2014-07-01 00:09:14.815-04,21.04,24.4,-1.35457,2.65317,-2.61545,Clear,16,0,0,,2275,860,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228736743330956,44.392527393065393,9286,47.2,5,9,2014-07-01 00:09:16.438-04,21.08,24.4,-1.36703,-0.714051,2.07131,Clear,16,0,0,,2275,861,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228766834363341,44.392481544055045,9287,47.4,5,9,2014-07-01 00:09:18.004-04,21.08,24.4,-1.37437,-2.47166,-1.16423,Clear,16,0,0,,2275,862,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.228788878768682,44.392431294545531,9288,47.5,5,9,2014-07-01 00:09:19.28-04,21.11,24.4,-1.26367,2.1816,-2.59387,Clear,16,0,0,,2275,863,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229752546176314,44.391224551945925,9289,51.5,10,9,2014-07-01 00:09:56.199-04,20.89,24.4,-1.50855,2.49788,-2.00167,Clear,16,0,0,,2275,864,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229752546176314,44.391224551945925,9290,51.5,10,9,2014-07-01 00:09:58.892-04,21.05,24.4,-1.50015,-1.57172,-0.0748534,Clear,16,0,0,,2275,865,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229752546176314,44.391224551945925,9291,51.5,10,9,2014-07-01 00:10:01.696-04,21.15,24.4,-1.52055,-0.844262,-0.170891,Clear,16,0,0,,2275,866,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.229752546176314,44.391224551945925,9292,51.5,10,9,2014-07-01 00:10:04.69-04,21.04,24.4,-1.49501,-1.96251,-1.00194,Clear,16,0,0,,2275,867,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,35,
-68.310961714161479,44.440916350489687,10048,14.6024,12,7,2014-07-21 22:49:24.18-04,21.39,18.3,-1.42262,2.53671,-1.31513,Clear,20,0,0,,2275,5268,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.316848161671459,44.44173283849706,10049,11.6223,12,6,2014-07-21 22:51:13.463-04,21.41,18.3,-1.38168,3.09882,0.317558,Clear,20,0,0,,2275,5269,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.225013489999995,44.35232595,9293,445,3,11,2014-06-30 22:55:58.287-04,21.51,23.5,-1.40522,0.232446,1.8011,Clear,15,0,0,,2237,4101,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.225013489999995,44.35232595,9294,445,3,11,2014-06-30 22:55:59.392-04,21.51,23.5,-1.46574,2.04404,-2.86482,Clear,15,0,0,,2237,4102,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.225013489999995,44.35232595,9295,445,3,11,2014-06-30 22:56:01.332-04,21.37,23.5,-1.35896,0.00574541,1.64427,Clear,15,0,0,,2237,4103,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.225005519999996,44.352341809999999,9296,443,3,11,2014-06-30 22:56:07.034-04,21.37,23.5,-1.40035,0.262798,1.86036,Clear,15,0,0,,2237,4104,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.225005519999996,44.352341809999999,9297,443,3,11,2014-06-30 22:56:08.623-04,21.37,23.5,-1.43778,1.52533,2.96209,Clear,15,0,0,,2237,4105,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.225005519999996,44.352341809999999,9298,443,3,11,2014-06-30 22:56:10.186-04,22.13,23.5,-1.40512,0.691419,2.24514,Clear,15,0,0,,2237,4106,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.225005519999996,44.352341809999999,9299,443,3,11,2014-06-30 22:56:12.166-04,22.13,23.5,-1.44207,-0.172913,1.41813,Clear,15,0,0,,2237,4107,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.225005519999996,44.352341809999999,9300,443,3,11,2014-06-30 22:56:15.525-04,21.29,23.5,-1.49532,-0.971749,0.51016,Clear,15,0,0,,2237,4108,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.2249762,44.352354069999997,9301,440,3,11,2014-06-30 22:56:32.375-04,21.62,23.5,-1.36297,-0.211434,1.41798,Clear,15,0,0,,2237,4109,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.2249762,44.352354069999997,9302,440,3,11,2014-06-30 22:56:37.735-04,21.35,23.5,-1.45151,-0.0745526,1.4439,Clear,15,0,0,,2237,4110,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224958389999998,44.352355760000002,9303,439,3,11,2014-06-30 22:56:43.242-04,22.22,23.5,-1.37779,-0.375029,1.27032,Clear,15,0,0,,2237,4111,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224958389999998,44.352355760000002,9304,439,3,11,2014-06-30 22:56:45.709-04,22.22,23.5,-1.37953,-0.0434087,1.60579,Clear,15,0,0,,2237,4112,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224953369999994,44.352345890000002,9305,438,3,11,2014-06-30 22:56:51.204-04,21.76,23.5,-1.52904,0.770542,2.25049,Clear,15,0,0,,2237,4113,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224953369999994,44.352345890000002,9306,438,3,11,2014-06-30 22:56:52.708-04,21.76,23.5,-1.35268,-0.10059,1.49551,Clear,15,0,0,,2237,4114,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224937839999996,44.35235163,9307,438,3,10,2014-06-30 22:56:55.184-04,22.16,23.5,-1.40334,-0.249326,1.31588,Clear,15,0,0,,2237,4115,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224937839999996,44.35235163,9308,438,3,10,2014-06-30 22:56:58.236-04,22.16,23.5,-1.49761,0.44573,1.9052,Clear,15,0,0,,2237,4116,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224937839999996,44.35235163,9309,438,3,10,2014-06-30 22:56:59.708-04,22.16,23.5,-1.45263,0.0301308,1.55463,Clear,15,0,0,,2237,4117,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224937839999996,44.35235163,9310,438,3,10,2014-06-30 22:57:03.852-04,21.9,23.5,-1.44782,-0.645689,0.651269,Clear,15,0,0,,2237,4118,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224886440000006,44.352389629999998,9311,436,3,11,2014-06-30 22:57:26.249-04,21.54,23.5,-1.38328,-0.00575095,1.61811,Clear,15,0,0,,2237,4119,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224886440000006,44.352389629999998,9312,436,3,11,2014-06-30 22:57:33.806-04,21.72,23.5,-1.52159,-0.835179,0.803958,Clear,15,0,0,,2237,4120,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224886440000006,44.352389629999998,9313,436,3,11,2014-06-30 22:57:35.26-04,21.72,23.2,-1.47789,0.0588361,1.72986,Clear,15,0,0,,2237,4121,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224881999999994,44.352378649999999,9314,437,3,11,2014-06-30 22:57:39.661-04,21.87,23.2,-1.52022,-0.479254,1.22588,Clear,15,0,0,,2237,4122,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224881999999994,44.352378649999999,9315,437,3,11,2014-06-30 22:57:40.924-04,21.87,23.2,-1.54676,2.29634,-2.37697,Clear,15,0,0,,2237,4123,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224858249999997,44.35236434,9316,437,3,11,2014-06-30 22:57:50.755-04,21.81,23.2,-1.5345,-1.20729,0.364888,Clear,15,0,0,,2237,4124,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224858249999997,44.35236434,9317,437,3,11,2014-06-30 22:57:52.122-04,21.81,23.2,-1.38607,-0.197866,1.57229,Clear,15,0,0,,2237,4125,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224837609999994,44.352361620000003,9318,437,3,11,2014-06-30 22:57:56.641-04,21.76,23.2,-1.44838,-0.404825,1.22908,Clear,15,0,0,,2237,4126,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22481691,44.352359659999998,9319,437,3,11,2014-06-30 22:58:01.68-04,21.65,23.2,-1.4508,1.08442,-0.0257078,Clear,15,0,0,,2237,4127,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22481691,44.352359659999998,9320,437,3,11,2014-06-30 22:58:02.981-04,21.65,23.2,-1.45558,0.317564,-0.908368,Clear,15,0,0,,2237,4128,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224803949999995,44.35236099,9321,437,3,11,2014-06-30 22:58:04.141-04,21.65,23.2,-1.49382,0.313087,-0.853939,Clear,15,0,0,,2237,4129,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224803949999995,44.35236099,9322,437,3,11,2014-06-30 22:58:05.215-04,21.65,23.2,-1.49506,0.511029,-0.638611,Clear,15,0,0,,2237,4130,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224803949999995,44.35236099,9323,437,3,11,2014-06-30 22:58:07.14-04,21.94,23.2,-1.38924,0.150361,-1.21944,Clear,15,0,0,,2237,4131,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224803949999995,44.35236099,9324,437,3,11,2014-06-30 22:58:09.467-04,21.94,23.2,-1.35412,0.358665,-1.27103,Clear,15,0,0,,2237,4132,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224803949999995,44.35236099,9325,437,3,11,2014-06-30 22:58:12.438-04,21.56,23.2,-1.44629,-0.047511,-1.88138,Clear,15,0,0,,2237,4133,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9326,437,3,11,2014-06-30 22:58:13.887-04,21.56,23.2,-1.38637,0.100084,-1.91251,Clear,15,0,0,,2237,4134,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9327,437,3,11,2014-06-30 22:58:15.517-04,21.57,23.2,-1.40885,0.0794782,-2.07201,Clear,15,0,0,,2237,4135,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9328,437,3,11,2014-06-30 22:58:16.732-04,21.57,23.2,-1.41627,-0.102403,-2.24737,Clear,15,0,0,,2237,4136,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9329,437,3,11,2014-06-30 22:58:18.119-04,21.57,23.2,-1.40976,0.0750676,-2.18228,Clear,15,0,0,,2237,4137,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9330,437,3,11,2014-06-30 22:58:18.845-04,21.57,23.2,-1.45376,0.364533,-1.87629,Clear,15,0,0,,2237,4138,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9331,437,3,11,2014-06-30 22:58:19.949-04,21.57,23.2,-1.39785,0.0288937,-2.37573,Clear,15,0,0,,2237,4139,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9332,437,3,11,2014-06-30 22:58:21.505-04,21.9,23.2,-1.30181,0.357279,-2.33431,Clear,15,0,0,,2237,4140,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9333,437,3,11,2014-06-30 22:58:22.353-04,21.9,23.2,-1.48042,0.85798,-1.52494,Clear,15,0,0,,2237,4141,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9334,437,3,11,2014-06-30 22:58:23.803-04,21.9,23.2,-1.17246,0.249731,-2.41635,Clear,15,0,0,,2237,4142,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9335,437,3,11,2014-06-30 22:58:25.182-04,21.44,23.2,-1.35389,-0.192997,-2.31429,Clear,15,0,0,,2237,4143,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9336,437,3,11,2014-06-30 22:58:26.457-04,21.44,23.2,-1.44336,0.106526,-1.9487,Clear,15,0,0,,2237,4144,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9337,437,3,11,2014-06-30 22:58:27.736-04,21.44,23.2,-1.46829,0.310599,-1.67119,Clear,15,0,0,,2237,4145,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9338,437,3,11,2014-06-30 22:58:28.754-04,21.44,23.2,-1.45843,-0.0994992,-2.06627,Clear,15,0,0,,2237,4146,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224791069999995,44.352361520000002,9339,437,3,11,2014-06-30 22:58:29.176-04,21.44,23.2,-1.40367,0.111965,-1.91809,Clear,15,0,0,,2237,4147,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224838689999999,44.35233719,9340,436,3,11,2014-06-30 22:58:35.456-04,21.68,23.2,-1.28065,-1.39709,-2.60135,Clear,15,0,0,,2237,4148,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224838340000005,44.35236039,9341,435,3,11,2014-06-30 22:58:56.89-04,21.89,22.8,-1.35839,0.527728,2.00201,Clear,15,0,0,,2237,4149,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224828200000005,44.35237224,9342,435,3,11,2014-06-30 22:58:57.954-04,21.89,22.8,-1.39707,0.595806,2.08611,Clear,15,0,0,,2237,4150,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224828200000005,44.35237224,9343,435,3,11,2014-06-30 22:58:58.988-04,21.89,22.8,-1.49577,0.854636,2.2115,Clear,15,0,0,,2237,4151,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224813769999997,44.352383529999997,9344,435,3,11,2014-06-30 22:58:59.701-04,21.89,22.8,-1.34136,0.0661748,1.58474,Clear,15,0,0,,2237,4152,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224798930000006,44.352395880000003,9345,435,3,11,2014-06-30 22:59:01.657-04,21.89,22.8,-1.34537,0.216072,1.39981,Clear,15,0,0,,2237,4153,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224784290000002,44.352409469999998,9346,435,3,11,2014-06-30 22:59:03.319-04,21.88,22.8,-1.4183,1.0217,2.21311,Clear,15,0,0,,2237,4154,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224784290000002,44.352409469999998,9347,435,3,11,2014-06-30 22:59:04.611-04,21.88,22.8,-1.43152,0.272511,1.31627,Clear,15,0,0,,2237,4155,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224756499999998,44.35243457,9348,436,3,11,2014-06-30 22:59:07.64-04,21.88,22.8,-1.39487,2.52926,-2.78339,Clear,15,0,0,,2237,4156,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224756499999998,44.35243457,9349,436,3,11,2014-06-30 22:59:08.652-04,21.62,22.8,-1.51301,-0.685897,0.401329,Clear,15,0,0,,2237,4157,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224743489999994,44.352444429999998,9350,436,3,11,2014-06-30 22:59:09.856-04,21.62,22.8,-1.20845,0.216472,2.11699,Clear,15,0,0,,2237,4158,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22472012,44.352466769999999,9351,436,3,11,2014-06-30 22:59:13.389-04,21.76,22.8,-1.2879,-0.337859,-0.104008,Clear,15,0,0,,2237,4159,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22472012,44.352466769999999,9352,436,3,11,2014-06-30 22:59:14.748-04,21.76,22.8,-1.50915,-2.45933,-2.03734,Clear,15,0,0,,2237,4160,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.224717159999997,44.352480319999998,9353,435,3,11,2014-06-30 22:59:15.869-04,21.76,22.8,-1.46787,-0.179958,0.402787,Clear,15,0,0,,2237,4161,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,

-68.22471715999997,44.352480319999998,9354,435,3,11,2014-06-30 22:59:16.402-04,21.76,22.8,-1.49274,0.529117,1.46343,Clear,15,0,0,,2237,4162,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22471129999996,44.352493590000002,9355,436,3,11,2014-06-30 22:59:19.196-04,21.74,22.8,-1.50911,1.01389,1.97621,Clear,15,0,0,,2237,4163,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22469893999996,44.352505149999999,9356,436,3,11,2014-06-30 22:59:19.933-04,21.74,22.8,-1.39908,0.0733376,1.16206,Clear,15,0,0,,2237,4164,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22469893999996,44.352505149999999,9357,436,3,11,2014-06-30 22:59:20.926-04,21.74,22.8,-1.42552,-1.80235,-1.36531,Clear,15,0,0,,2237,4165,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22468650000004,44.35251789,9358,436,3,11,2014-06-30 22:59:22.221-04,21.74,22.8,-1.35345,-0.981553,-0.359235,Clear,15,0,0,,2237,4166,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22468650000004,44.35251789,9359,436,3,11,2014-06-30 22:59:23.214-04,21.74,22.8,-1.23028,0.100674,1.25643,Clear,15,0,0,,2237,4167,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22468650000004,44.35251789,9360,436,3,11,2014-06-30 22:59:24.33-04,21.55,22.8,-1.32894,0.317802,1.3124,Clear,15,0,0,,2237,4168,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22464861000003,44.352572539999997,9361,437,3,11,2014-06-30 22:59:30.081-04,21.55,22.8,-1.0788,-0.17174,0.610804,Clear,15,0,0,,2237,4169,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22464035,44.35258684,9362,437,3,11,2014-06-30 22:59:31.262-04,21.98,22.8,-1.37015,-0.920493,-0.343087,Clear,15,0,0,,2237,4170,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22464035,44.35258684,9363,437,3,11,2014-06-30 22:59:32.782-04,21.98,22.8,-1.37769,-0.42544,0.5673,Clear,15,0,0,,2237,4171,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22463109000003,44.35260041,9364,437,3,11,2014-06-30 22:59:33.45-04,21.98,22.8,-1.31858,0.517746,1.51012,Clear,15,0,0,,2237,4172,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22463109000003,44.35260041,9365,437,3,11,2014-06-30 22:59:35.27-04,21.49,22.8,-1.34411,-0.843639,0.0981756,Clear,15,0,0,,2237,4173,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22462409000006,44.352614269999997,9366,437,3,11,2014-06-30 22:59:36.201-04,21.49,22.8,-1.49335,0.540729,1.27372,Clear,15,0,0,,2237,4174,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22461448,44.35262771,9367,437,3,11,2014-06-30 22:59:39.225-04,21.49,22.8,-1.31437,-0.0328696,1.1681,Clear,15,0,0,,2237,4175,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22460553999999,44.352641390000002,9368,437,3,11,2014-06-30 22:59:41.384-04,21.82,22.8,-1.30177,0.364995,2.21322,Clear,15,0,0,,2237,4176,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.29941578999998,44.24227614,7152,-17,3,12,2014-06-27 00:09:13.338-04,21.24,19.6,-1.25457,0.163286,0.719967,Clear,9,0,0,,2275,1953,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29941578999998,44.24227614,7153,-17,3,12,2014-06-27 00:09:14.817-04,21.24,19.6,-1.3641,0.71348,1.24653,Clear,9,0,0,,2275,1954,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29940315000003,44.242397889999999,7154,-17,3,12,2014-06-27 00:09:16.524-04,21.25,19.6,-1.42928,0.0725278,0.591436,Clear,9,0,0,,2275,1955,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.29942038999995,44.242517220000003,7155,-17,3,12,2014-06-27 00:09:17.937-04,21.25,19.9,-1.51528,-0.404747,0.100633,Clear,9,0,0,,2275,1956,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.22460553999999,44.352641390000002,9369,437,3,11,2014-06-30 22:59:42.413-04,21.82,22.8,-1.43526,-0.366087,1.81149,Clear,15,0,0,,2237,4177,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.22457882999999,44.35265726,9370,437,3,11,2014-06-30 22:59:44.211-04,21.82,22.8,-1.08243,0.224261,-1.95632,Clear,15,0,0,,2237,4178,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,37,
-68.31788969758145,44.441409244899987,10050,14.1711,16,5,2014-07-21 22:52:03.786-04,21.41,18.3,-1.51984,1.94813,-0.716048,Clear,20,0,0,,2275,5270,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31788969758145,44.441409244899987,10051,14.1711,16,5,2014-07-21 22:52:18.311-04,21.43,18.3,-1.47012,2.95847,0.523168,Clear,20,0,0,,2275,5271,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31788969758145,44.441409244899987,10052,14.1711,16,5,2014-07-21 22:52:21.751-04,21.43,18.3,-1.47768,2.23496,-1.53143,Clear,20,0,0,,2275,5272,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318945081102754,44.44287343012023,10053,2.12466,6,9,2014-07-21 22:53:23.636-04,21.36,18.3,-1.47902,3.08971,-0.23478,Clear,20,0,0,,2275,5273,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318945081102754,44.44287343012023,10054,2.12466,6,9,2014-07-21 22:53:29.404-04,21.35,18.3,-1.52235,0.18621,-2.84243,Clear,20,0,0,,2275,5274,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318945081102754,44.44287343012023,10055,2.12466,6,9,2014-07-21 22:53:33.007-04,21.42,18.3,-1.36988,-0.133896,3.1128,Clear,20,0,0,,2275,5275,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319303048460753,44.443866855823011,10056,-3.59588,4,10,2014-07-21 22:54:36.451-04,21.38,18.3,-1.55359,-1.26133,2.47739,Clear,20,0,0,,2275,5276,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319303048460753,44.443866855823011,10057,-3.59588,4,10,2014-07-21 22:54:47.773-04,21.43,18.3,-1.53982,-1.17027,2.68523,Clear,20,0,0,,2275,5277,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319303048460753,44.443866855823011,10058,-3.59588,4,10,2014-07-21 22:54:49.463-04,21.43,18.3,-1.55966,2.99681,0.508719,Clear,20,0,0,,2275,5278,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319259113578312,44.443890077967581,10059,-6.57054,4,10,2014-07-21 22:54:52.869-04,21.42,18.3,-1.5206,2.87232,-0.761441,Clear,20,0,0,,2275,5279,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31921443453956,44.443897292646803,10060,-10.2232,6,10,2014-07-21 22:56:35.576-04,21.43,18.3,-1.49638,0.569954,-2.75099,Clear,20,0,0,,2275,5280,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31921443453956,44.443897292646803,10061,-10.2232,6,10,2014-07-21 22:56:38.067-04,21.44,18.3,-1.50089,0.568783,-2.47905,Clear,20,0,0,,2275,5281,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31921443453956,44.443897292646803,10062,-10.2232,6,10,2014-07-21 22:56:47.225-04,21.43,18.3,-1.4791,-3.07758,-0.657844,Clear,20,0,0,,2275,5282,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319201345865579,44.44016123932613,10063,-14.821,6,10,2014-07-21 22:57:01.952-04,21.42,18.3,-1.41771,0.90492,-1.80782,Clear,20,0,0,,2275,5283,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319201345865579,44.44016123932613,10064,-14.821,6,10,2014-07-21 22:57:07.902-04,21.45,18.3,-1.44156,0.200868,-2.36907,Clear,20,0,0,,2275,5284,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319201345865579,44.44016123932613,10065,-14.821,6,10,2014-07-21 22:57:13.335-04,21.42,18.3,-1.53603,1.64654,-2.21846,Clear,20,0,0,,2275,5285,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319178579839729,44.44001486422742,10066,-21.8807,6,10,2014-07-21 22:58:35.323-04,21.32,18,-1.53906,1.7635,-1.90957,Clear,20,0,0,,2275,5286,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318973297767741,44.443922262411384,10067,-22.0265,6,10,2014-07-21 22:59:03.414-04,21.32,18,-1.46868,0.776313,-2.14467,Clear,20,0,0,,2275,5287,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318973297767741,44.443922262411384,10068,-22.0265,6,10,2014-07-21 22:59:07.494-04,21.38,18,-1.47725,1.89868,-0.990015,Clear,20,0,0,,2275,5288,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318977452678922,44.443910832026297,10069,-22.2696,6,10,2014-07-21 22:59:15.283-04,21.42,18,-1.54109,1.10017,-1.93239,Clear,20,0,0,,2275,5289,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318977452678922,44.443910832026297,10070,-22.2696,6,10,2014-07-21 22:59:18.057-04,21.36,18,-1.51185,1.45036,-1.66273,Clear,20,0,0,,2275,5290,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318901916205192,44.443874199088498,10071,-22.2886,6,10,2014-07-21 22:59:28.114-04,21.34,17.7,-1.54023,2.83919,0.295914,Clear,20,0,0,,2275,5291,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318798539708212,44.443937430053424,10072,-21.9754,4,11,2014-07-21 22:59:43.596-04,21.29,17.7,-1.52664,1.41634,-2.20396,Clear,20,0,0,,2275,5292,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318786567092403,44.443953834649299,10073,-22.0106,6,11,2014-07-21 22:59:52.432-04,21.37,17.7,-1.49389,1.39243,-1.54543,Clear,20,0,0,,2275,5293,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.345937910000004,44.356792159999998,8343,-5,10,9,2014-06-29 00:19:07.221-04,22.02,22.8,-1.53053,-2.16081,-1.97808,Clear,13,0,0,,2237,6226,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347378329999998,44.35702931,8344,-1,12,6,2014-06-29 00:19:57.901-04,21.97,22.5,-1.44957,2.56033,-1.54796,Clear,13,0,0,,2237,6227,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347370089999998,44.35704176,8345,0,11,6,2014-06-29 00:20:04.126-04,21.93,22.5,-1.34797,2.47096,2.45022,Clear,13,0,0,,2237,6228,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347370089999998,44.35704176,8346,0,11,6,2014-06-29 00:20:10.678-04,21.93,22.5,-1.44982,2.30101,2.05148,Clear,13,0,0,,2237,6229,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.318786567092403,44.443953834649299,10074,-22.0106,6,11,2014-07-21 22:59:54.232-04,21.4,17.7,-1.49136,1.27241,-1.66541,Clear,20,0,0,,2275,5294,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318786567092403,44.443953834649299,10075,-22.0106,6,11,2014-07-21 23:00:01.843-04,21.4,17.7,-1.50018,1.67454,-1.24598,Clear,20,0,0,,2275,5295,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319299923485573,44.443927880077403,10076,-20.7449,6,11,2014-07-21 23:01:07.907-04,21.35,17.7,-1.51377,1.10643,-2.00601,Clear,20,0,0,,2275,5296,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319310653356126,44.443923028852062,10077,-20.557,4,11,2014-07-21 23:01:11.491-04,21.43,17.7,-1.48737,0.65259,-3.09873,Clear,20,0,0,,2275,5297,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.115257509000003,44.484207685999998,4638,0,0,0,2014-06-22 22:55:51.377-04,21.56,22.8,-1.26218,2.95331,-1.49124,Clear,6,0,0,,2237,235,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.094202754999998,44.466558751,4667,0,0,0,2014-06-22 23:03:10.059-04,21.89,20.6,-1.21854,2.77884,-2.88981,Clear,6,0,0,,2237,264,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4696,0,0,0,2014-06-22 23:20:40.55-04,21.88,21.5,-1.40877,-2.84834,-1.01563,Clear,6,0,0,,2237,7590,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070025407000003,44.375227019,4705,0,0,0,2014-06-22 23:33:35.316-04,21.8,21.9,-1.49331,-2.96474,-0.0443519,Clear,6,0,0,,2237,5356,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.374963659999999,4734,0,0,0,2014-06-22 23:36:45.415-04,21.92,20.9,-1.53307,-0.0133548,2.77716,Clear,6,0,0,,2237,5385,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.374963659999999,4743,0,0,0,2014-06-22 23:37:46.038-04,21.8,20.3,-1.49006,1.8107,-1.84957,Clear,6,0,0,,2237,5394,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4772,0,0,0,2014-06-22 23:50:24.264-04,21.84,19.6,-1.50802,-0.42109,2.47954,Clear,6,0,0,,2237,5423,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4781,0,0,0,2014-06-22 23:50:53.93-04,21.88,19.9,-1.50807,2.14037,-1.67454,Clear,6,0,0,,2237,5432,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061259192999998,44.333299482,4810,0,0,0,2014-06-22 23:56:41.293-04,21.93,19.9,-1.24478,0.786349,-2.95507,Clear,6,0,0,,2237,5461,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4819,0,0,0,2014-06-23 00:01:20.896-04,21.92,19.6,-1.43194,-0.101039,2.49546,Clear,6,0,0,,2237,5470,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.20437277732313,44.398313354571421,9371,23.7612,6,11,2014-07-18 22:38:43.674-04,20.85,16.4,-1.46924,-2.48842,-1.34262,Clear,18,0,0,,2275,2100,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.20437277732313,44.398313354571421,9372,23.7612,6,11,2014-07-18 22:39:13.143-04,20.86,16.4,-1.44545,-2.6086,-2.00425,Clear,18,0,0,,2275,2101,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.20437277732313,44.398313354571421,9373,23.7612,6,11,2014-07-18 22:39:24.396-04,20.86,16.4,-1.43919,2.90298,2.87926,Clear,18,0,0,,2275,2102,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.20437277732313,44.398313354571421,9374,23.7612,6,11,2014-07-18 22:40:00.414-04,20.85,16.4,-1.5142,-2.5781,2.66395,Clear,18,0,0,,2275,2103,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.20437277732313,44.398313354571421,9375,23.7612,6,11,2014-07-18 22:40:07.638-04,20.87,16.4,-1.53264,-0.862504,-1.76634,Clear,18,0,0,,2275,2104,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.20437277732313,44.398313354571421,9376,23.7612,6,11,2014-07-18 22:40:19.121-04,20.86,16.4,-1.54917,0.880607,1.57814,Clear,18,0,0,,2275,2105,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.20437277732313,44.398313354571421,9377,23.7612,6,11,2014-07-18 22:41:06.923-04,20.8,16.4,-1.47961,-3.04026,-1.62096,Clear,18,0,0,,2275,2106,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.204376391036078,44.398298735612421,9378,26.9087,6,8,2014-07-18 22:55:27.512-04,20.8,16.7,-1.53052,-2.31797,-2.71403,Clear,18,0,0,,2275,2107,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.204983844467392,44.398495531475461,9379,12.0031,6,7,2014-07-18 23:00:51.543-04,20.85,16.7,-1.46974,1.99248,2.16725,Clear,18,0,0,,2275,2108,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.204994788147218,44.398482985639959,9380,12.2058,8,6,2014-07-18 23:00:53.157-04,20.85,16.7,-1.4813,1.48175,1.65332,Clear,18,0,0,,2275,2109,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205178736610208,44.398612157205186,9381,14.9892,24,7,2014-07-18 23:01:45.43-04,20.83,16.7,-1.45236,1.39428,0.600425,Clear,18,0,0,,2275,2110,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205177509998791,44.398602804354184,9382,14.7478,8,7,2014-07-18 23:01:51.383-04,20.85,17,-1.50818,1.67236,2.14789,Clear,18,0,0,,2275,2111,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205191473842817,44.398596357133158,9383,14.8073,8,6,2014-07-18 23:01:54.146-04,20.84,17,-1.48492,1.67428,-0.0595664,Clear,18,0,0,,2275,2112,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205191473842817,44.398596357133158,9384,14.8073,8,6,2014-07-18 23:01:57.218-04,20.82,17,-1.46342,2.34673,-0.7364,Clear,18,0,0,,2275,2113,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206675282662033,44.39791308700152,9385,-1.8737,12,6,2014-07-18 23:08:02.532-04,20.68,17.4,-1.51656,0.677994,2.20555,Clear,18,0,0,,2275,2114,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206675282662033,44.39791308700152,9386,-1.8737,12,6,2014-07-18 23:08:05.177-04,20.71,17.4,-1.50307,1.79354,2.54168,Clear,18,0,0,,2275,2115,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206688096695288,44.397916812802571,9387,-1.89549,12,5,2014-07-18 23:08:07.287-04,20.73,17.4,-1.5052,1.47988,1.95497,Clear,18,0,0,,2275,2116,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206755803207045,44.397867728132539,9388,4.68284,24,7,2014-07-18 23:14:51.768-04,20.75,16.7,-1.54658,0.772447,2.05163,Clear,18,0,0,,2275,2117,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206725780032087,44.397864388015172,9389,5.05635,8,7,2014-07-18 23:14:55.723-04,20.71,16.7,-1.46776,-0.633353,1.94422,Clear,18,0,0,,2275,2118,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206725780032087,44.397864388015172,9390,5.05635,8,7,2014-07-18 23:14:57.274-04,20.71,16.7,-1.50806,-0.579396,2.55046,Clear,18,0,0,,2275,2119,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.20671326921719,44.397865941614562,9391,5.17715,6,7,2014-07-18 23:15:00.823-04,20.7,16.7,-1.53013,0.613517,-1.55813,Clear,18,0,0,,2275,2120,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206718871474678,44.397878391902758,9392,5.18003,8,6,2014-07-18 23:15:02.324-04,20.75,16.7,-1.54608,0.953843,-1.13301,Clear,18,0,0,,2275,2121,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206710950537442,44.397888455375764,9393,5.17426,8,6,2014-07-18 23:15:05.873-04,20.74,17,-1.53261,0.483021,-2.82011,Clear,18,0,0,,2275,2122,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206686172211491,44.397911616867262,9394,4.87004,8,7,2014-07-18 23:15:11.485-04,20.76,17,-1.47169,-0.0111675,0.996407,Clear,18,0,0,,2275,2123,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.20669356868315,44.397922603490812,9395,4.74135,32,6,2014-07-18 23:15:13.83-04,20.76,17,-1.47813,0.20678,1.31607,Clear,18,0,0,,2275,2124,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.20669356868315,44.397922603490812,9396,4.74135,32,6,2014-07-18 23:15:20.811-04,20.67,17,-1.54281,1.05522,-2.40381,Clear,18,0,0,,2275,2125,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206696202994522,44.397902024114813,9397,3.74493,8,6,2014-07-18 23:15:30.986-04,20.67,17,-1.53711,1.11583,-2.13729,Clear,18,0,0,,2275,2126,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206696202994522,44.397902024114813,9398,3.74493,8,6,2014-07-18 23:15:33.468-04,20.71,17,-1.49991,2.79168,-0.416343,Clear,18,0,0,,2275,2127,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206696202994522,44.397902024114813,9399,3.74493,8,6,2014-07-18 23:15:36.544-04,20.72,17,-1.5136,0.849741,-2.52698,Clear,18,0,0,,2275,2128,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206682923886248,44.397904445406141,9400,3.64921,6,7,2014-07-18 23:15:38.682-04,20.7,17,-1.55672,2.03857,-1.31981,Clear,18,0,0,,2275,2129,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206669081331327,44.397899552489939,9401,3.56859,6,7,2014-07-18 23:15:40.786-04,20.7,17,-1.4415,0.378247,-3.01869,Clear,18,0,0,,2275,2130,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206657109695058,44.397895878666411,9402,3.51993,6,8,2014-07-18 23:15:42.941-04,20.68,17,-1.48024,-0.30131,2.73438,Clear,18,0,0,,2275,2131,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206653362467563,44.397885189714806,9403,3.46686,6,7,2014-07-18 23:15:45.762-04,20.68,17,-1.41319,-0.457961,2.67155,Clear,18,0,0,,2275,2132,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206635621986138,44.39786308203254,9404,3.39746,6,7,2014-07-18 23:15:48.152-04,20.67,17,-1.47885,1.27685,-2.02814,Clear,18,0,0,,2275,2133,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206660047483027,44.39786861647157,9405,2.16008,6,8,2014-07-18 23:16:16.082-04,20.69,17,-1.48652,-0.0472409,2.40485,Clear,19,0,0,,2275,2134,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206660047483027,44.39786861647157,9406,2.16008,6,8,2014-07-18 23:16:23.346-04,20.68,17,-1.54876,-1.63501,0.571427,Clear,19,0,0,bar,2275,2135,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206654790006937,44.397827084433175,9407,2.56218,12,6,2014-07-18 23:16:43.322-04,20.73,17,-1.52718,0.352973,-1.88624,Clear,19,0,0,,2275,2136,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206654834804951,44.397816714230345,9408,2.50934,12,6,2014-07-18 23:16:46.241-04,20.7,17,-1.51212,-1.54741,2.53395,Clear,19,0,0,,2275,2137,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206624053993039,44.397818238207719,9409,2.04435,12,6,2014-07-18 23:16:54.788-04,20.72,17.4,-1.50127,0.739616,-2.62744,Clear,19,0,0,,2275,2138,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205795536259444,44.397535583767073,9410,-2.6502,6,7,2014-07-18 23:18:25.169-04,20.64,17.4,-1.45474,0.378994,-2.53083,Clear,19,0,0,,2275,2139,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205791319184797,44.397526184836423,9411,-2.46919,8,7,2014-07-18 23:18:30.517-04,20.62,17.4,-1.5469,2.29972,-3.08653,Clear,19,0,0,,2275,2140,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205791319184797,44.397526184836423,9412,-2.46919,8,7,2014-07-18 23:18:33.433-04,20.62,17.4,-1.48828,1.64,-2.79055,Clear,19,0,0,,2275,2141,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205772817427601,44.39753555602455,9413,-2.77212,8,8,2014-07-18 23:18:38.866-04,20.61,17.4,-1.5228,1.31365,2.77353,Clear,19,0,0,,2275,2142,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205772817427601,44.39753555602455,9414,-2.77212,8,8,2014-07-18 23:18:43.073-04,20.62,17.4,-1.47181,0.673841,-2.4881,Clear,19,0,0,,2275,2143,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.205743850290332,44.397582814197563,9415,-3.82215,8,8,2014-07-18 23:19:17.091-04,20.61,17.4,-1.47504,1.06715,2.83722,30% Cloudy,19,0,0,,2275,2144,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206588291773031,44.397801209589545,9416,-8.56244,8,6,2014-07-18 23:27:07.831-04,20.79,17,-1.55087,-0.81064,-1.08671,30% Cloudy,19,0,0,,2275,2145,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206616373692952,44.397809931326663,9417,-8.25779,8,7,2014-07-18 23:27:09.168-04,20.78,17,-1.56286,0.296338,0.0408665,30% Cloudy,19,0,0,,2275,2146,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206629945867903,44.39781639391618,9418,-7.94236,8,6,2014-07-18 23:27:11.936-04,20.79,17,-1.52886,-2.62333,-3.03244,30% Cloudy,19,0,0,,2275,2147,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206630463378445,44.397824085557467,9419,-7.70827,12,7,2014-07-18 23:27:15.387-04,20.77,17,-1.47843,2.7149,2.49574,30% Cloudy,19,0,0,,2275,2148,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206611423470733,44.397813474013567,9420,-7.62741,12,6,2014-07-18 23:27:18.56-04,20.77,17,-1.49797,1.99811,1.81452,30% Cloudy,19,0,0,,2275,2149,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206637558275361,44.397849170713528,9421,-7.54054,8,7,2014-07-18 23:27:20.747-04,20.77,17,-1.47269,2.44764,2.29321,30% Cloudy,19,0,0,,2275,2150,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.206639753109968,44.397866411054075,9422,-7.65269,24,7,2014-07-18 23:27:23.775-04,20.76,17,-1.52996,2.40359,2.00929,30% Cloudy,19,0,0,,2275,2151,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.319310653356126,44.443923028852062,10078,-20.557,4,11,2014-07-21 23:01:14.134-04,21.39,17.7,-1.54854,1.73032,-1.96377,Clear,20,0,0,,2275,5298,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319262797250872,44.443889194803972,10079,-19.2138,6,11,2014-07-21 23:01:53.362-04,21.25,17.7,-1.5543,-1.50459,1.59551,Clear,20,0,0,,2275,5299,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319259805518598,44.443898415234386,10080,-19.1336,8,11,2014-07-21 23:01:55.588-04,21.26,17.7,-1.56062,2.79411,-0.8142,Clear,20,0,0,,2275,5300,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319301843874854,44.443924834646346,10081,-19.1495,6,11,2014-07-21 23:02:14.897-04,21.31,17.4,-1.50267,2.71041,-0.892553,Clear,20,0,0,,2275,5301,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319307602405686,44.443927747861899,10082,-19.1999,6,11,2014-07-21 23:03:08.811-04,21.34,17.4,-1.47456,-3.08168,-0.0690465,Clear,20,0,0,,2275,5302,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319312249290746,44.443916478592527,10083,-18.6126,6,11,2014-07-21 23:07:11.077-04,21.37,16.7,-1.5122,0.604,-2.21805,Clear,20,0,0,,2275,5303,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319312249290746,44.443916478592527,10084,-18.6126,6,11,2014-07-21 23:07:14.537-04,21.4,16.7,-1.48419,-2.87745,0.80379,Clear,20,0,0,,2275,5304,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31930180543722,44.443934725598112,10085,-18.762,4,11,2014-07-21 23:07:17.521-04,21.39,16.7,-1.42932,0.699983,-3.01739,Clear,20,0,0,,2275,5305,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319296051131246,44.443947043755884,10086,-18.9027,6,11,2014-07-21 23:07:21.357-04,21.31,16.7,-1.51698,1.03028,-1.77529,Clear,20,0,0,,2275,5306,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319293909879789,44.443981671097823,10087,-19.3045,6,10,2014-07-21 23:07:51.65-04,21.36,16.7,-1.51912,0.54494,-2.45494,Clear,20,0,0,,2275,5307,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319287801476065,44.443972395816907,10088,-19.155,6,11,2014-07-21 23:08:32.368-04,21.42,16.4,-1.47802,0.400123,-2.1903,Clear,20,0,0,,2275,5308,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319300247550743,44.443968682156871,10089,-19.2141,4,11,2014-07-21 23:08:33.812-04,21.42,16.7,-1.47234,0.34464,-2.28354,Clear,20,0,0,,2275,5309,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319345647710165,44.443943296696666,10090,-19.7416,6,11,2014-07-21 23:09:31.257-04,21.41,16.4,-1.52254,1.07421,-1.50829,Clear,20,0,0,,2275,5310,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319345647710165,44.443943296696666,10091,-19.7416,6,11,2014-07-21 23:09:32.831-04,21.41,16.4,-1.50234,0.929742,-1.71724,Clear,20,0,0,,2275,5311,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319326873554218,44.443956201740242,10092,-20.1321,6,11,2014-07-21 23:09:47.432-04,21.4,16.4,-1.52548,1.4127,-1.00708,Clear,20,0,0,,2275,5312,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.319326339096548,44.443956103986928,10093,-20.808,4,11,2014-07-21 23:10:12.607-04,21.34,16.4,-1.49034,0.704729,-1.74401,Clear,20,0,0,,2275,5313,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31885226061766,44.442925484816399,10094,-29.3963,16,4,2014-07-21 23:12:37.974-04,21.36,16.4,-1.56639,-1.092,2.06564,Clear,20,0,0,,2275,5314,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318815076737678,44.442845825310236,10095,-21.4163,6,10,2014-07-21 23:12:44.368-04,21.35,16.4,-1.54977,-0.54868,-3.10124,Clear,20,0,0,,2275,5315,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318815076737678,44.442845825310236,10096,-21.4163,6,10,2014-07-21 23:12:49.674-04,21.39,16.4,-1.5458,0.202413,-3.10708,Clear,20,0,0,,2275,5316,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318815076737678,44.442845825310236,10097,-21.4163,6,10,2014-07-21 23:12:53.637-04,21.32,16.4,-1.50182,-1.56364,1.03587,Clear,20,0,0,,2275,5317,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318815076737678,44.442845825310236,10098,-21.4163,6,10,2014-07-21 23:13:00.985-04,21.42,16.4,-1.46686,1.05118,-1.71958,Clear,20,0,0,,2275,5318,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318761197687905,44.442782819990214,10099,-13.2836,8,10,2014-07-21 23:13:09.23-04,21.36,16.4,-1.42816,2.57028,-0.645378,Clear,20,0,0,,2275,5319,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.318708330481414,44.442673267704969,10100,-10.5821,6,10,2014-07-21 23:13:20.027-04,21.4,16.4,-1.48293,-2.7546,0.37547,Clear,20,0,0,,2275,5320,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31789580451661,44.441548276516357,10101,4.19349,6,10,2014-07-21 23:14:23.029-04,21.31,16.4,-1.55094,2.67933,-0.595769,Clear,20,0,0,,2275,5321,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31789580451661,44.441548276516357,10102,4.19349,6,10,2014-07-21 23:14:27.249-04,21.28,16.4,-1.49394,1.43099,-1.43447,Clear,20,0,0,,2275,5322,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31789580451661,44.441548276516357,10103,4.19349,6,10,2014-07-21 23:14:31.161-04,21.37,16.4,-1.46522,0.686436,-1.93593,Clear,20,0,0,,2275,5323,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31789580451661,44.441548276516357,10104,4.19349,6,10,2014-07-21 23:14:35.031-04,21.38,16.4,-1.49608,0.80282,-2.64249,Clear,20,0,0,,2275,5324,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31789580451661,44.441548276516357,10105,4.19349,6,10,2014-07-21 23:14:38.149-04,21.29,16.4,-1.51817,-0.947194,1.68556,Clear,20,0,0,,2275,5325,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31789580451661,44.441548276516357,10106,4.19349,6,10,2014-07-21 23:14:41.097-04,21.22,16.4,-1.52459,1.64243,-1.67329,Clear,20,0,0,,2275,5326,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31789580451661,44.441548276516357,10107,4.19349,6,10,2014-07-21 23:14:44.05-04,21.22,16.4,-1.51348,2.59768,-0.204888,Clear,20,0,0,,2275,5327,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.317806290325436,44.441407443702516,10108,8.13505,6,10,2014-07-21 23:14:57.984-04,21.38,16.4,-1.4576,2.24355,-0.936779,Clear,20,0,0,,2275,5328,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.317799153504737,44.441392398485085,10109,8.59818,6,10,2014-07-21 23:15:01.693-04,21.31,16.4,-1.43112,2.53806,-0.202822,Clear,20,0,0,,2275,5329,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.3177905529177,44.441379396659684,10110,9.36887,8,10,2014-07-21 23:15:04.422-04,21.36,16.4,-1.37804,0.601931,-2.17196,Clear,20,0,0,,2275,5330,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.315837638470512,44.438551640716042,10111,18.7367,16,8,2014-07-21 23:16:39.138-04,21.25,16.4,-1.55135,-2.49489,0.0286353,Clear,20,0,0,,2275,5331,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.315837638470512,44.438551640716042,10112,18.7367,16,8,2014-07-21 23:16:42.094-04,21.26,16.4,-1.53416,-2.55359,-0.0389892,Clear,20,0,0,,2275,5332,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.31455956506413,44.436378612649079,10113,28.7991,6,9,2014-07-21 23:18:03.331-04,21.14,16.4,-1.51015,2.68406,-0.903832,Clear,20,0,0,,2275,5333,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.315299552797768,44.435314797268184,10114,32.5437,16,7,2014-07-21 23:19:15.999-04,21.29,16.7,-1.50677,-0.257191,-2.8743,Clear,20,0,0,,2275,5334,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.20868196765413,44.397845011757269,9423,-1.73107,6,7,2014-07-18 23:30:31.35-04,20.75,17.4,-1.51082,0.0497482,-2.0102,Clear,19,0,0,,2275,2152,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208663920541582,44.39783717356238,9424,-1.67186,6,8,2014-07-18 23:30:34.838-04,20.75,17.4,-1.50309,-0.394651,-1.64531,Clear,19,0,0,,2275,2153,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208652181037181,44.39784108299698,9425,-1.39314,6,8,2014-07-18 23:30:35.991-04,20.78,17.4,-1.49048,0.18597,-0.962764,Clear,19,0,0,,2275,2154,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208677166484108,44.397861376339804,9426,-1.04513,6,8,2014-07-18 23:30:42.052-04,20.72,17.4,-1.54871,2.40071,-0.148104,Clear,19,0,0,,2275,2155,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208641835012699,44.397835836011815,9427,-0.707719,8,8,2014-07-18 23:30:45.154-04,20.75,17.4,-1.49689,1.1473,-2.18739,Clear,19,0,0,,2275,2156,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208680815233436,44.397756003427133,9428,-0.32281,8,8,2014-07-18 23:31:00.788-04,20.65,17.4,-1.49819,-0.802678,2.14236,Clear,19,0,0,,2275,2157,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208680815233436,44.397756003427133,9429,-0.32281,8,8,2014-07-18 23:31:01.855-04,20.73,17.4,-1.48713,1.58807,-2.14257,Clear,19,0,0,,2275,2158,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208670451792486,44.397747475412274,9430,-0.255112,12,8,2014-07-18 23:31:02.531-04,20.73,17.4,-1.50378,1.77291,-1.73058,Clear,19,0,0,,2275,2159,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208672613895018,44.397737423212227,9431,-0.188985,8,7,2014-07-18 23:31:04.282-04,20.72,17.4,-1.52052,2.89789,0.543135,Clear,19,0,0,,2275,2160,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208757465648958,44.397709176164092,9432,-0.0909524,8,8,2014-07-18 23:31:12.204-04,20.79,17.4,-1.30482,-0.141833,-1.80033,Clear,19,0,0,,2275,2161,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208757465648958,44.397709176164092,9433,-0.0909524,8,8,2014-07-18 23:31:14.088-04,20.8,17.4,-1.52842,1.00958,-0.172061,Clear,19,0,0,,2275,2162,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208777249137867,44.397691907652337,9434,-0.000999658,8,8,2014-07-18 23:31:16.225-04,20.8,17.4,-1.44153,0.639822,-0.83485,Clear,19,0,0,,2275,2163,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208796593661049,44.397679446977023,9435,-0.031263,6,8,2014-07-18 23:31:18.157-04,20.82,17.4,-1.52254,0.234685,-1.30694,Clear,19,0,0,,2275,2164,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208842207301714,44.397665164533045,9436,-0.168822,6,8,2014-07-18 23:31:20.998-04,20.8,17.4,-1.4332,0.8585,-0.952232,Clear,19,0,0,,2275,2165,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208854500653274,44.397658715245299,9437,-0.30317,6,9,2014-07-18 23:31:22.381-04,20.8,17.4,-1.53132,0.743859,-0.750147,Clear,19,0,0,,2275,2166,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208873661121828,44.397688948689343,9438,-0.307215,6,9,2014-07-18 23:31:24.07-04,20.8,17,-1.49808,1.3168,-0.100939,Clear,19,0,0,,2275,2167,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208904180889363,44.397691258134145,9439,-0.309965,6,9,2014-07-18 23:31:26.058-04,20.81,17,-1.48985,1.74383,0.381531,Clear,19,0,0,,2275,2168,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208974144716166,44.397662723649091,9440,-0.438875,6,9,2014-07-18 23:31:33.472-04,20.8,17.4,-1.56315,2.44844,2.05707,Clear,19,0,0,,2275,2169,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.208982317557499,44.397673570572223,9441,-0.47972,6,9,2014-07-18 23:31:35.011-04,20.8,17.4,-1.52447,1.85584,1.5749,Clear,19,0,0,,2275,2170,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209043357598375,44.397682249812675,9442,-0.662362,4,9,2014-07-18 23:31:41.304-04,20.8,17.4,-1.50567,0.677138,-1.27421,Clear,19,0,0,,2275,2171,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209007003873182,44.397653349985852,9443,-0.731197,8,9,2014-07-18 23:31:42.007-04,20.8,17.4,-1.49368,-1.31621,-3.10287,Clear,19,0,0,,2275,2172,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209007003873182,44.397653349985852,9444,-0.731197,8,9,2014-07-18 23:31:42.915-04,20.8,17.4,-1.49266,1.75069,0.0938581,Clear,19,0,0,,2275,2173,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209175825599232,44.39762027672816,9445,-3.47395,4,9,2014-07-18 23:31:56.593-04,20.8,17.4,-1.44482,-0.144023,-1.01324,Clear,19,0,0,,2275,2174,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209175825599232,44.39762027672816,9446,-3.47395,4,9,2014-07-18 23:31:58.056-04,20.8,17.4,-1.46131,-0.0388112,-0.58096,Clear,19,0,0,,2275,2175,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209296967237847,44.397610653186,9447,-3.72414,6,9,2014-07-18 23:32:12.705-04,20.78,17.4,-1.49992,0.341399,1.02184,Clear,19,0,0,,2275,2176,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209296967237847,44.397610653186,9448,-3.72414,6,9,2014-07-18 23:32:14.357-04,20.78,17.4,-1.48814,1.06941,1.96208,Clear,19,0,0,,2275,2177,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209368964785952,44.397618622701536,9449,-4.63543,6,11,2014-07-18 23:32:31.887-04,20.82,17,-1.54441,2.89315,2.24324,Clear,19,0,0,,2275,2178,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,

-68.20938172928453,44.397617579176064,9450,-4.5805,6,11,2014-07-18 23:32:33.383-04,20.82,17,-1.36869,-1.10791,-2.2686,Clear,19,0,0,,2275,2179,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209397568272877,44.397612906774079,9451,-4.54569,6,11,2014-07-18 23:32:34.565-04,20.82,17,-1.47615,-0.0240622,-1.04414,Clear,19,0,0,,2275,2180,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209397568272877,44.397612906774079,9452,-4.54569,6,11,2014-07-18 23:32:35.819-04,20.8,17.4,-1.5305,2.42668,1.63176,Clear,19,0,0,,2275,2181,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209445989267124,44.397614923444394,9453,-4.20886,6,11,2014-07-18 23:32:42.317-04,20.69,17.4,-1.52508,-2.98491,2.21194,Clear,19,0,0,,2275,2182,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209445989267124,44.397614923444394,9454,-4.20886,6,11,2014-07-18 23:32:43.756-04,20.8,17.4,-1.40443,1.01446,-0.333369,Clear,19,0,0,,2275,2183,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209461418913691,44.397613913007525,9455,-3.9938,6,11,2014-07-18 23:32:45.362-04,20.8,17.4,-1.55227,0.285732,-0.939285,Clear,19,0,0,,2275,2184,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209461418913691,44.397613913007525,9456,-3.9938,6,11,2014-07-18 23:32:46.622-04,20.8,17.4,-1.4196,-0.829437,-2.4194,Clear,19,0,0,,2275,2185,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209507049499862,44.39761071710177,9457,-3.92432,6,10,2014-07-18 23:32:50.097-04,20.8,17.4,-1.46346,-1.20828,-2.75344,Clear,19,0,0,,2275,2186,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209526766664681,44.3976093142565,9458,-3.89331,6,10,2014-07-18 23:32:51.012-04,20.8,17.4,-1.49885,-1.26197,-2.79173,Clear,19,0,0,,2275,2187,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209526766664681,44.3976093142565,9459,-3.89331,6,10,2014-07-18 23:32:52.344-04,20.8,17.4,-1.52517,-1.2419,-2.72187,Clear,19,0,0,,2275,2188,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209657335780307,44.397598466608933,9460,-3.57162,6,10,2014-07-18 23:33:02.302-04,20.72,17,-1.43735,-0.690782,-2.19474,Clear,19,0,0,,2275,2189,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209669611704655,44.397601249287163,9461,-3.54122,6,10,2014-07-18 23:33:03.459-04,20.72,17,-1.51553,1.25279,0.0288898,Clear,19,0,0,,2275,2190,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209669611704655,44.397601249287163,9462,-3.54122,6,10,2014-07-18 23:33:04.331-04,20.79,17,-1.36443,-2.73331,2.5074,Clear,19,0,0,,2275,2191,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209682317813218,44.39760007123941,9463,-3.51783,6,10,2014-07-18 23:33:05.157-04,20.79,17,-1.50956,-1.14374,-2.61569,Clear,19,0,0,,2275,2192,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209682317813218,44.39760007123941,9464,-3.51783,6,10,2014-07-18 23:33:06.63-04,20.77,17,-1.52406,2.51054,1.06313,Clear,19,0,0,,2275,2193,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209701109612325,44.397596504501365,9465,-3.49034,6,10,2014-07-18 23:33:07.468-04,20.77,17,-1.50223,0.449526,-1.14841,Clear,19,0,0,,2275,2194,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209701109612325,44.397596504501365,9466,-3.49034,6,10,2014-07-18 23:33:08.409-04,20.77,17,-1.49611,-2.12561,2.91314,Clear,19,0,0,,2275,2195,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209723086075329,44.397590889828628,9467,-3.50746,6,10,2014-07-18 23:33:09.17-04,20.79,17,-1.38796,-0.0906365,-1.76129,Clear,19,0,0,,2275,2196,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209777042884951,44.397529611986194,9468,-3.65157,6,9,2014-07-18 23:33:15.663-04,20.82,17,-1.50084,-0.57817,-1.83303,Clear,19,0,0,,2275,2197,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209917888852658,44.397413955195994,9469,-4.89133,6,9,2014-07-18 23:33:40.672-04,20.78,17,-1.52364,0.26729,-0.902893,Clear,19,0,0,,2275,2198,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209917888852658,44.397413955195994,9470,-4.89133,6,9,2014-07-18 23:33:41.453-04,20.78,17,-1.52072,-0.770861,-2.03859,Clear,19,0,0,,2275,2199,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209982729617991,44.39736118525084,9471,-6.01457,6,10,2014-07-18 23:33:54.003-04,20.76,17,-1.45094,-0.445608,-2.11798,Clear,19,0,0,,2275,2200,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.209982729617991,44.39736118525084,9472,-6.01457,6,10,2014-07-18 23:33:55.942-04,20.76,17,-1.39557,-0.0430273,-2.00715,Clear,19,0,0,,2275,2201,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211027884969923,44.397238864199352,9473,-13.8472,8,7,2014-07-18 23:36:59.152-04,20.8,17,-1.54029,1.76649,-0.228646,Clear,19,0,0,,2275,2202,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211055056346893,44.397233621104135,9474,-14.5078,6,7,2014-07-18 23:37:05.096-04,20.75,17.4,-1.46692,0.0283028,-2.21145,Clear,19,0,0,,2275,2203,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211076720486275,44.397205772966686,9475,-14.9861,6,7,2014-07-18 23:37:08.075-04,20.79,17.4,-1.53254,0.236141,-1.67224,Clear,19,0,0,,2275,2204,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21109742764672,44.397186303671504,9476,-15.5149,6,7,2014-07-18 23:37:13.042-04,20.78,17.4,-1.50352,-0.182599,-1.95588,Clear,19,0,0,,2275,2205,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211122080016978,44.397176363775067,9477,-15.827,6,7,2014-07-18 23:37:17.974-04,20.78,17.4,-1.4785,1.15397,-0.63431,Clear,19,0,0,,2275,2206,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211143630232314,44.397151413139618,9478,-15.9493,6,7,2014-07-18 23:37:19.559-04,20.79,17.4,-1.44942,1.06133,-1.28725,Clear,19,0,0,,2275,2207,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211195768556124,44.397102786673727,9479,-16.0558,6,7,2014-07-18 23:37:22.211-04,20.78,17.4,-1.47154,2.58334,0.850205,Clear,19,0,0,,2275,2208,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211220902936986,44.397090962943082,9480,-16.1529,6,7,2014-07-18 23:37:23.665-04,20.78,17.4,-1.41358,0.514975,-1.82923,Clear,19,0,0,,2275,2209,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211251112962088,44.397065825183105,9481,-16.2209,6,7,2014-07-18 23:37:25.531-04,20.78,17.4,-1.47761,2.64177,0.8651,Clear,19,0,0,,2275,2210,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211272315951348,44.397048770090692,9482,-16.303,6,7,2014-07-18 23:37:27.13-04,20.8,17.4,-1.45491,2.21625,0.259512,Clear,19,0,0,,2275,2211,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211292623431376,44.39703778364845,9483,-16.3771,6,6,2014-07-18 23:37:30.487-04,20.79,17.4,-1.46923,1.11208,-1.07713,Clear,19,0,0,,2275,2212,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211315716413139,44.397019231272644,9484,-16.4765,6,7,2014-07-18 23:37:32.213-04,20.79,17.4,-1.46689,2.1545,0.244443,Clear,19,0,0,,2275,2213,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211336056956853,44.397010784694572,9485,-16.6023,6,7,2014-07-18 23:37:33.706-04,20.79,17.4,-1.31925,-2.46134,2.2541,Clear,19,0,0,,2275,2214,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211355869648543,44.396995067223614,9486,-16.6983,6,7,2014-07-18 23:37:35.431-04,20.79,17.4,-1.5262,-2.30207,2.49652,Clear,19,0,0,,2275,2215,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211355869648543,44.396995067223614,9487,-16.6983,6,7,2014-07-18 23:37:36.681-04,20.79,17.4,-1.52176,0.602068,-1.2121,Clear,19,0,0,,2275,2216,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211375767145725,44.396980459346096,9488,-16.7387,6,7,2014-07-18 23:37:38.227-04,20.79,17.4,-1.44702,1.52041,-0.427738,Clear,19,0,0,,2275,2217,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211409223387932,44.396951519951401,9489,-16.7796,6,7,2014-07-18 23:37:41.565-04,20.79,17.4,-1.48064,1.28063,-0.538118,Clear,19,0,0,,2275,2218,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211424187970636,44.396934788310233,9490,-16.791,6,7,2014-07-18 23:37:42.952-04,20.79,17.4,-1.21609,0.305466,-2.15527,Clear,19,0,0,,2275,2219,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211424187970636,44.396934788310233,9491,-16.791,6,7,2014-07-18 23:37:44.072-04,20.79,17.4,-1.47454,1.93707,0.370253,Clear,19,0,0,,2275,2220,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21162446284572,44.396808486269933,9492,-17.3504,4,9,2014-07-18 23:38:28.321-04,20.76,17.4,-1.42635,1.07643,-1.82842,Clear,19,0,0,,2275,2221,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21162446284572,44.396808486269933,9493,-17.3504,4,9,2014-07-18 23:38:30.196-04,20.76,17.4,-1.44533,1.18213,-1.73206,Clear,19,0,0,,2275,2222,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21162446284572,44.396808486269933,9494,-17.3504,4,9,2014-07-18 23:38:31.355-04,20.76,17.4,-1.46391,1.15281,-1.77538,Clear,19,0,0,,2275,2223,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211636086474826,44.39678684273537,9495,-18.0531,4,9,2014-07-18 23:38:38.22-04,20.76,17.4,-1.48718,0.660928,-1.80595,Clear,19,0,0,,2275,2224,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211636086474826,44.39678684273537,9496,-18.0531,4,9,2014-07-18 23:38:39.364-04,20.77,17.4,-1.46537,1.3417,-1.16141,Clear,19,0,0,,2275,2225,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21164240335132,44.396774882557899,9497,-18.261,6,9,2014-07-18 23:38:49.268-04,20.62,17.4,-1.45068,1.05165,2.8743,Clear,19,0,0,,2275,2226,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.2116641189223,44.39674948308302,9498,-18.5713,4,9,2014-07-18 23:38:58.684-04,20.69,17.4,-1.53694,1.46182,-2.30309,Clear,19,0,0,,2275,2227,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211677155502315,44.396739419914027,9499,-18.7101,4,9,2014-07-18 23:39:02.924-04,20.72,17.4,-1.51561,1.414,-1.14431,Clear,19,0,0,,2275,2228,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211677155502315,44.396739419914027,9500,-18.7101,4,9,2014-07-18 23:39:04.255-04,20.76,17.4,-1.40176,2.35771,0.0343579,Clear,19,0,0,,2275,2229,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211692977619037,44.39673662753151,9501,-18.7978,6,9,2014-07-18 23:39:06.285-04,20.79,17.4,-1.44038,1.1354,-1.51087,Clear,19,0,0,,2275,2230,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211692977619037,44.39673662753151,9502,-18.7978,6,9,2014-07-18 23:39:07.678-04,20.79,17.4,-1.46759,2.46265,-0.135971,Clear,19,0,0,,2275,2231,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211705677541573,44.396725123921961,9503,-18.9237,6,9,2014-07-18 23:39:09.185-04,20.78,17.4,-1.51153,0.774093,-1.90238,Clear,19,0,0,,2275,2232,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211715542055572,44.396713149159467,9504,-19.0435,6,9,2014-07-18 23:39:10.234-04,20.78,17.4,-1.46924,0.707049,-1.99357,Clear,19,0,0,,2275,2233,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211715542055572,44.396713149159467,9505,-19.0435,6,9,2014-07-18 23:39:11.502-04,20.77,17.4,-1.48849,1.5071,-1.11093,Clear,19,0,0,,2275,2234,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211721134985225,44.396689624584937,9506,-19.2694,4,9,2014-07-18 23:39:14.964-04,20.75,17.4,-1.45151,1.99597,-0.970137,Clear,19,0,0,,2275,2235,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211720664088745,44.396677253871879,9507,-19.4112,4,9,2014-07-18 23:39:16.237-04,20.75,17.4,-1.46344,-2.76019,0.84133,Clear,19,0,0,,2275,2236,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211719615137909,44.396666334572984,9508,-19.5506,4,9,2014-07-18 23:39:18.146-04,20.76,17.4,-1.46672,1.41099,-1.94777,Clear,19,0,0,,2275,2237,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211713257200998,44.396634480799896,9509,-19.8916,6,9,2014-07-18 23:39:25.949-04,20.68,17.4,-1.55154,1.74609,-1.59182,Clear,19,0,0,,2275,2238,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211708940546998,44.396625548578946,9510,-19.9897,6,10,2014-07-18 23:39:28.56-04,20.73,17.4,-1.53756,1.65937,-0.141356,Clear,19,0,0,,2275,2239,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211708940546998,44.396625548578946,9511,-19.9897,6,10,2014-07-18 23:39:29.66-04,20.8,17.4,-1.52003,1.60609,-0.0583931,Clear,19,0,0,,2275,2240,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211708940546998,44.396625548578946,9512,-19.9897,6,10,2014-07-18 23:39:31.086-04,20.8,17.4,-1.49865,1.93551,0.262904,Clear,19,0,0,,2275,2241,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211710235282425,44.396615722030539,9513,-20.1284,6,11,2014-07-18 23:39:33.12-04,20.8,17.4,-1.53142,0.545856,-1.65261,Clear,19,0,0,,2275,2242,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211710235282425,44.396615722030539,9514,-20.1284,6,11,2014-07-18 23:39:34.664-04,20.77,17.4,-1.51633,0.392156,-2.19963,Clear,19,0,0,,2275,2243,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211717417953864,44.396600798765327,9515,-20.3079,6,11,2014-07-18 23:39:36.185-04,20.77,17.4,-1.45038,1.09242,-1.85417,Clear,19,0,0,,2275,2244,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211727997941821,44.396587553201748,9516,-20.4202,4,11,2014-07-18 23:39:37.416-04,20.75,17.4,-1.55207,-2.6646,1.40435,Clear,19,0,0,,2275,2245,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211727997941821,44.396587553201748,9517,-20.4202,4,11,2014-07-18 23:39:38.781-04,20.78,17.4,-1.53547,-2.06688,2.25075,Clear,19,0,0,,2275,2246,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211743787343735,44.396576544124962,9518,-20.4953,4,11,2014-07-18 23:39:40.336-04,20.78,17.4,-1.34257,0.706051,-1.65553,Clear,19,0,0,,2275,2247,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211775121671565,44.396533848603887,9519,-20.6159,4,11,2014-07-18 23:39:46.384-04,20.79,17.4,-1.49609,-1.92878,2.08608,Clear,19,0,0,,2275,2248,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211777735224516,44.396520357652932,9520,-20.6593,4,11,2014-07-18 23:39:48.838-04,20.74,17.7,-1.51669,-2.80165,1.37279,Clear,19,0,0,,2275,2249,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211782019363071,44.396506890450866,9521,-20.7341,4,11,2014-07-18 23:39:50.434-04,20.77,17.7,-1.52261,-0.32064,-2.84203,Clear,19,0,0,,2275,2250,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211784403381586,44.396494225208947,9522,-20.7992,4,11,2014-07-18 23:39:51.403-04,20.77,17.7,-1.48263,1.59224,-1.10706,Clear,19,0,0,,2275,2251,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211784403381586,44.396494225208947,9523,-20.7992,4,11,2014-07-18 23:39:52.362-04,20.77,17.7,-1.35462,2.91379,0.54451,Clear,19,0,0,,2275,2252,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21178285026383,44.396480660640123,9524,-20.8792,4,11,2014-07-18 23:39:53.458-04,20.76,17.7,-1.40904,2.77998,-0.0311287,Clear,19,0,0,,2275,2253,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21178285026383,44.396480660640123,9525,-20.8792,4,11,2014-07-18 23:39:54.43-04,20.76,17.7,-1.44495,0.565747,-2.47844,Clear,19,0,0,,2275,2254,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211781842226983,44.396466931872062,9526,-20.9816,4,11,2014-07-18 23:39:55.604-04,20.75,17.4,-1.54394,0.705061,-2.11255,Clear,19,0,0,,2275,2255,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211769166081012,44.396438301888537,9527,-21.1848,4,11,2014-07-18 23:39:58.968-04,20.72,17.7,-1.43841,2.85926,0.775979,Clear,19,0,0,,2275,2256,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211769166081012,44.396438301888537,9528,-21.1848,4,11,2014-07-18 23:40:00.168-04,20.72,17.7,-1.53664,0.2572,-2.29167,Clear,19,0,0,,2275,2257,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211768639175318,44.39642100880215,9529,-21.2862,4,11,2014-07-18 23:40:01.464-04,20.75,17.7,-1.44965,-2.84146,1.41898,Clear,19,0,0,,2275,2258,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211768639175318,44.39642100880215,9530,-21.2862,4,11,2014-07-18 23:40:02.438-04,20.75,17.7,-1.40415,1.27057,-1.68604,Clear,19,0,0,,2275,2259,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211764086029959,44.396408519182792,9531,-21.3637,4,11,2014-07-18 23:40:03.736-04,20.73,17.7,-1.52144,0.93712,-1.79436,Clear,19,0,0,,2275,2260,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211758795325082,44.396396034013144,9532,-21.4085,4,11,2014-07-18 23:40:05.438-04,20.73,17.7,-1.38664,-0.181256,-2.85377,Clear,19,0,0,,2275,2261,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211762870702444,44.396375752017498,9533,-21.4829,4,11,2014-07-18 23:40:10.856-04,20.81,17.7,-1.50347,1.30802,0.0607939,Clear,19,0,0,,2275,2262,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211774203987147,44.396365574407675,9534,-21.5112,4,11,2014-07-18 23:40:12.583-04,20.81,17.7,-1.50368,-2.39262,2.31043,Clear,19,0,0,,2275,2263,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211787357239842,44.396359398945194,9535,-21.5444,4,11,2014-07-18 23:40:13.828-04,20.81,17.7,-1.48893,2.07895,0.569333,Clear,19,0,0,,2275,2264,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211796875626632,44.396350335701385,9536,-21.5878,4,11,2014-07-18 23:40:15.623-04,20.8,17.7,-1.45596,0.0371468,-1.95349,Clear,19,0,0,,2275,2265,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211796875626632,44.396350335701385,9537,-21.5878,4,11,2014-07-18 23:40:16.853-04,20.8,17.7,-1.48922,1.2025,-0.678605,Clear,19,0,0,,2275,2266,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211810715915732,44.396339702886515,9538,-21.6658,4,11,2014-07-18 23:40:18.456-04,20.8,17.7,-1.41915,0.240761,-2.06047,Clear,19,0,0,,2275,2267,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211820224061967,44.396321424859529,9539,-21.7089,4,11,2014-07-18 23:40:20.675-04,20.78,17.7,-1.40566,-0.612585,-2.8795,Clear,19,0,0,,2275,2268,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211820224061967,44.396321424859529,9540,-21.7089,4,11,2014-07-18 23:40:21.847-04,20.76,17.4,-1.40338,-2.28022,2.26743,Clear,19,0,0,,2275,2269,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211830813736768,44.396295386961931,9541,-21.8367,4,11,2014-07-18 23:40:24.541-04,20.77,17.4,-1.34805,-0.243071,-2.54097,Clear,19,0,0,,2275,2270,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21183314131072,44.396285232065701,9542,-21.9052,4,11,2014-07-18 23:40:27.145-04,20.77,17.4,-1.47922,1.37104,-0.811096,Clear,19,0,0,,2275,2271,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211836452391495,44.396276257151733,9543,-21.9652,4,11,2014-07-18 23:40:28.31-04,20.77,17.4,-1.45036,1.06459,-1.44692,Clear,19,0,0,,2275,2272,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.186706409999999,44.325244959999999,2605,-7,3,12,2014-06-20 00:17:00.449-04,21.53,18.6,-1.44646,2.45401,-1.63643,Clear,2,0,0,,2237,6508,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.18669801,44.32522651,2598,-7,3,12,2014-06-20 00:16:39.45-04,21.34,18.6,-1.50172,2.15955,-1.97645,Clear,2,0,0,,2237,6501,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186705130000007,44.325235910000004,2599,-6,3,12,2014-06-20 00:16:47.175-04,21.46,18.6,-1.35241,1.82165,-2.2835,Clear,2,0,0,,2237,6502,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186706409999999,44.325244959999999,2600,-7,3,12,2014-06-20 00:16:48.583-04,21.46,18.6,-1.37191,2.31882,-1.79238,Clear,2,0,0,,2237,6503,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186706409999999,44.325244959999999,2601,-7,3,12,2014-06-20 00:16:51.013-04,21.5,18.6,-1.4318,2.30971,-1.80157,Clear,2,0,0,,2237,6504,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186706409999999,44.325244959999999,2602,-7,3,12,2014-06-20 00:16:52.054-04,21.5,18.6,-1.46225,2.55343,-1.55839,Clear,2,0,0,,2237,6505,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186706409999999,44.325244959999999,2603,-7,3,12,2014-06-20 00:16:53.83-04,21.5,18.6,-1.43874,2.10274,-2.00289,Clear,2,0,0,,2237,6506,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186706409999999,44.325244959999999,2604,-7,3,12,2014-06-20 00:16:59.406-04,21.53,18.6,-1.36496,2.84587,-1.25316,Clear,2,0,0,,2237,6507,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186706409999999,44.325244959999999,2606,-7,3,12,2014-06-20 00:17:03.408-04,21.53,18.6,-1.47106,2.75768,-1.22791,Clear,2,0,0,,2237,6509,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186706409999999,44.325244959999999,2607,-7,3,12,2014-06-20 00:17:04.485-04,21.59,18.6,-1.49076,2.69502,-1.29771,Clear,2,0,0,,2237,6510,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186706409999999,44.325244959999999,2608,-7,3,12,2014-06-20 00:17:05.49-04,21.59,18.6,-1.47766,3.03214,-0.966464,Clear,2,0,0,,2237,6511,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186706409999999,44.325244959999999,2609,-7,3,12,2014-06-20 00:17:08.182-04,21.41,18.6,-1.49476,2.96447,-1.09863,Clear,2,0,0,,2237,6512,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186717360000003,44.325131140000003,2610,-6,3,11,2014-06-20 00:17:34.329-04,21.41,18.6,-1.45482,-0.815622,1.321,Clear,2,0,0,,2237,6513,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186717779999995,44.325143109999999,2611,-6,3,12,2014-06-20 00:17:37.74-04,21.41,18.6,-1.52685,2.41147,-1.69351,Clear,2,0,0,,2237,6514,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186717779999995,44.325143109999999,2612,-6,3,12,2014-06-20 00:17:39.3-04,21.37,18.6,-1.49758,-3.05407,-0.87968,Clear,2,0,0,,2237,6515,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186717779999995,44.325143109999999,2613,-6,3,12,2014-06-20 00:17:41.599-04,21.37,18.6,-1.50999,2.64241,-1.40224,Clear,2,0,0,,2237,6516,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186717779999995,44.325143109999999,2614,-6,3,12,2014-06-20 00:17:44.376-04,21.52,18.6,-1.54489,-2.43804,-0.286281,Clear,2,0,0,,2237,6517,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186717779999995,44.325143109999999,2615,-6,3,12,2014-06-20 00:17:47.137-04,21.58,18.6,-1.49079,-2.86959,-0.748981,Clear,2,0,0,,2237,6518,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186707909999996,44.325150749999999,2616,-6,3,13,2014-06-20 00:17:48.684-04,21.58,18.6,-1.47445,2.83297,-1.3249,Clear,2,0,0,,2237,6519,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186775539999999,44.324603949999997,2617,-5,3,13,2014-06-20 00:18:29.618-04,21.57,18.6,-1.4345,2.76602,-1.33209,Clear,2,0,0,,2237,6520,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186775539999999,44.324603949999997,2618,-5,3,13,2014-06-20 00:18:32.261-04,21.56,18.6,-1.54547,-1.45147,0.781288,Clear,2,0,0,,2237,6521,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186775539999999,44.324603949999997,2619,-5,3,13,2014-06-20 00:18:34.6-04,21.56,18.6,-1.44005,2.32261,-1.6531,Clear,2,0,0,,2237,6522,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186775539999999,44.324603949999997,2620,-5,3,13,2014-06-20 00:18:36.168-04,21.55,18.6,-1.52648,3.09163,-0.88721,Clear,2,0,0,,2237,6523,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186908360000004,44.32385946,2621,-5,3,12,2014-06-20 00:19:19.31-04,21.54,18.3,-1.45352,3.07546,-0.955527,Clear,2,0,0,,2237,6524,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186908720000005,44.32387045,2622,-5,3,12,2014-06-20 00:19:20.428-04,21.45,18.3,-1.47184,-2.85734,-0.609494,Clear,2,0,0,,2237,6525,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186908720000005,44.32387045,2623,-5,3,12,2014-06-20 00:19:25.797-04,21.49,18.3,-1.44857,2.82017,-1.15935,Clear,2,0,0,,2237,6526,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186908720000005,44.32387045,2624,-5,3,12,2014-06-20 00:19:30.131-04,21.59,18.3,-1.41682,2.74511,-1.33785,Clear,2,0,0,,2237,6527,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186908720000005,44.32387045,2625,-5,3,12,2014-06-20 00:19:31.037-04,21.59,18.3,-1.44411,2.76471,-1.31358,Clear,2,0,0,,2237,6528,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186908720000005,44.32387045,2626,-5,3,12,2014-06-20 00:19:34.133-04,21.53,18.3,-1.47017,2.21417,-1.86113,Clear,2,0,0,,2237,6529,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.186908720000005,44.32387045,2627,-5,3,12,2014-06-20 00:19:35.21-04,21.53,18.3,-1.45617,2.63882,-1.43931,Clear,2,0,0,,2237,6530,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188792789999994,44.321564969999997,2628,-4,3,12,2014-06-20 00:20:37.795-04,21.29,17.7,-1.37861,-1.98869,0.230507,Clear,2,0,0,,2237,6531,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188792789999994,44.321564969999997,2629,-4,3,12,2014-06-20 00:20:40.569-04,21.47,17.7,-1.44839,-2.38636,-0.17384,Clear,2,0,0,,2237,6532,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188792789999994,44.321564969999997,2630,-4,3,12,2014-06-20 00:20:41.498-04,21.47,17.7,-1.48052,-2.28569,-0.0716902,Clear,2,0,0,,2237,6533,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188803660000005,44.32157171,2631,-3,3,12,2014-06-20 00:20:44.821-04,21.34,17.7,-1.55321,1.96062,-2.07567,Clear,2,0,0,,2237,6534,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.188803660000005,44.32157171,2632,-3,3,12,2014-06-20 00:20:46.379-04,21.34,17.7,-1.52848,2.92358,-1.11243,Clear,2,0,0,,2237,6535,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189146550000004,44.320546299999997,2633,-11,3,11,2014-06-20 00:21:29.34-04,21.36,17.7,-1.49407,2.26102,-1.73826,Clear,2,0,0,,2237,6536,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189132169999993,44.320556240000002,2634,-12,3,11,2014-06-20 00:21:33.402-04,21.55,17.7,-1.46478,2.8629,-1.0862,Clear,2,0,0,,2237,6537,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189132169999993,44.320556240000002,2635,-12,3,11,2014-06-20 00:21:34.633-04,21.55,17.7,-1.47687,2.62987,-1.31205,Clear,2,0,0,,2237,6538,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189132169999993,44.320556240000002,2636,-12,3,11,2014-06-20 00:21:35.686-04,21.55,17.7,-1.44,2.60457,-1.34069,Clear,2,0,0,,2237,6539,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.189132169999993,44.320556240000002,2637,-12,3,11,2014-06-20 00:21:36.714-04,21.55,17.7,-1.47533,2.7153,-1.22847,Clear,2,0,0,,2237,6540,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.191234989999998,44.31821541,2638,-4,3,12,2014-06-20 00:23:14.082-04,21.55,17.7,-1.51405,-2.64092,-0.365439,Clear,2,0,0,,2237,6541,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,11,67
-68.059871569275856,44.342270088382065,4242,-14.4,5,11,2014-06-22 23:34:21.347-04,21.67,15.4,-1.4578,-1.69587,-1.55153,Clear,5,0,0,,2275,9425,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05987911298871,44.342288821935654,4243,-14.4,5,11,2014-06-22 23:34:23.207-04,21.59,15.4,-1.33555,-1.08207,-1.24965,Clear,5,0,0,,2275,9426,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059904258698225,44.342343471944332,4244,-14.7,5,11,2014-06-22 23:34:28.718-04,21.58,15.4,-1.56577,1.58618,1.91758,Clear,5,0,0,,2275,9427,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059914568439126,44.342358727008104,4245,-15,5,11,2014-06-22 23:34:29.877-04,21.58,15.4,-1.50445,0.0724984,0.442342,Clear,5,0,0,,2275,9428,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059923285618424,44.342376496642828,4246,-15.3,5,11,2014-06-22 23:34:33.178-04,21.62,15.4,-1.5003,0.969628,1.27917,Clear,5,0,0,,2275,9429,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059946922585368,44.342446401715279,4247,-15.6,5,11,2014-06-22 23:34:39.255-04,21.69,15.4,-1.55716,2.35619,2.61363,Clear,5,0,0,,2275,9430,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059967458248138,44.342539818026125,4248,-15.8,5,11,2014-06-22 23:34:48.385-04,21.68,15.4,-1.53491,-2.89891,-2.57539,Clear,5,0,0,,2275,9431,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059973493218422,44.342580512166023,4249,-15.6,5,11,2014-06-22 23:34:52.659-04,21.63,15.4,-1.54469,2.81828,3.09569,Clear,5,0,0,,2275,9432,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059999980032444,44.342778911814094,4250,-15.5,5,10,2014-06-22 23:35:11.609-04,21.64,15.4,-1.44636,1.88088,2.47542,Clear,5,0,0,,2275,9433,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05999587289989,44.342840602621436,4251,-15.5,5,10,2014-06-22 23:35:18.271-04,21.63,15.4,-1.44415,2.55346,3.11487,Clear,5,0,0,,2275,9434,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059986066073179,44.342879829928279,4252,-15.6,5,10,2014-06-22 23:35:21.916-04,21.66,15.4,-1.5353,-1.2131,-0.720966,Clear,5,0,0,,2275,9435,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059971230104566,44.343023495748639,4253,-15.1,5,10,2014-06-22 23:35:36.432-04,21.71,15.4,-1.54775,0.931667,1.59506,Clear,5,0,0,,2275,9436,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059971230104566,44.343023495748639,4254,-15.1,5,10,2014-06-22 23:35:37.449-04,21.71,15.4,-1.45627,-3.10517,-2.67557,Clear,5,0,0,,2275,9437,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05996360257268,44.343040846288204,4255,-15,5,10,2014-06-22 23:35:38.591-04,21.71,15.4,-1.39263,1.3051,2.0934,Clear,5,0,0,,2275,9438,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059971649199724,44.343162425793707,4256,-14.3,5,10,2014-06-22 23:35:51.135-04,21.69,15.4,-1.54653,-1.19191,-0.782343,Clear,5,0,0,,2275,9439,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059981456026435,44.343225248157978,4257,-14.2,5,10,2014-06-22 23:35:56.833-04,21.59,15.4,-1.42342,-2.47481,-2.35538,Clear,5,0,0,,2275,9440,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059992184862494,44.343269797973335,4258,-14.4,5,10,2014-06-22 23:36:00.886-04,21.72,15.4,-1.50504,1.71363,2.10008,Clear,5,0,0,,2275,9441,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059996208176017,44.343291255645454,4259,-14.3,5,10,2014-06-22 23:36:02.856-04,21.72,15.4,-1.49454,-2.97743,-2.76511,Clear,5,0,0,,2275,9442,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060011630877852,44.343353030271828,4260,-13.7,5,10,2014-06-22 23:36:09.961-04,21.65,15.4,-1.47,1.81633,2.2161,Clear,5,0,0,,2275,9443,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060034178197384,44.343421175144613,4261,-13.5,5,10,2014-06-22 23:36:17.129-04,21.96,15.4,-1.48931,-1.96251,-2.01195,Clear,5,0,0,,2275,9444,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060056390240788,44.343463252298534,4262,-13.2,5,10,2014-06-22 23:36:21.82-04,21.75,15.4,-1.51643,-2.5144,-2.04294,Clear,5,0,0,,2275,9445,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060060748830438,44.343478046357632,4263,-13.4,5,9,2014-06-22 23:36:23.159-04,21.75,15.4,-1.47241,2.88594,-2.95812,Clear,5,0,0,,2275,9446,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060060748830438,44.343478046357632,4264,-13.4,5,9,2014-06-22 23:36:25.034-04,21.75,15.4,-1.45201,2.37943,2.76182,Clear,5,0,0,,2275,9447,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060068124905229,44.34349040966481,4265,-13.8,5,10,2014-06-22 23:36:26.183-04,21.71,15.4,-1.44336,0.541032,1.02436,Clear,5,0,0,,2275,9448,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060081284493208,44.343511280603707,4266,-14.1,5,10,2014-06-22 23:36:27.887-04,21.71,15.4,-1.45371,-2.05824,-2.19006,Clear,5,0,0,,2275,9449,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060081284493208,44.343511280603707,4267,-14.1,5,10,2014-06-22 23:36:29.408-04,21.71,15.4,-1.4551,1.43433,1.79199,Clear,5,0,0,,2275,9450,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06013316847384,44.343595770187676,4268,-13.8,5,10,2014-06-22 23:36:38.384-04,21.72,15.4,-1.53838,-3.0194,-2.27076,Clear,5,0,0,,2275,9451,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06013316847384,44.343595770187676,4269,-13.8,5,10,2014-06-22 23:36:40.775-04,21.72,15.4,-1.49797,-2.238,-1.72327,Clear,5,0,0,,2275,9452,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060161247849464,44.343634997494519,4270,-13.6,5,10,2014-06-22 23:36:48.891-04,21.72,15.4,-1.44402,2.97042,-3.06855,Clear,5,0,0,,2275,9453,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060177508741617,44.343649372458458,4271,-14,5,10,2014-06-22 23:36:50.611-04,21.5,15.4,-1.42455,-1.34194,-1.50768,Clear,5,0,0,,2275,9454,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060273565351963,44.343769317492843,4272,-14.1,5,10,2014-06-22 23:37:01.898-04,21.62,15.4,-1.52016,-2.48247,-2.60209,Clear,5,0,0,,2275,9455,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060307763516903,44.34380364138633,4273,-13.7,5,10,2014-06-22 23:37:07.798-04,21.68,15.4,-1.47679,-1.52799,-2.14018,Clear,5,0,0,,2275,9456,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060307763516903,44.34380364138633,4274,-13.7,5,10,2014-06-22 23:37:11.531-04,21.72,15.4,-1.48443,2.76068,2.65885,Clear,5,0,0,,2275,9457,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060321006923914,44.343814621679485,4275,-14,5,10,2014-06-22 23:37:13.428-04,21.72,15.4,-1.54945,-2.3601,-2.60184,Clear,5,0,0,,2275,9458,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06033642962575,44.343829457648098,4276,-14.4,5,10,2014-06-22 23:37:14.478-04,21.72,15.4,-1.47082,2.56503,2.46324,Clear,5,0,0,,2275,9459,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060355456545949,44.343846472911537,4277,-14.7,5,10,2014-06-22 23:37:16.475-04,21.68,15.4,-1.46574,3.06119,2.89512,Clear,5,0,0,,2275,9460,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060398371890187,44.34387719258666,4278,-14.9,5,10,2014-06-22 23:37:19.838-04,21.68,15.4,-1.52161,0.509163,0.234906,Clear,5,0,0,,2275,9461,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060462158173323,44.343924466520548,4279,-14.9,5,10,2014-06-22 23:37:26.73-04,21.67,15.4,-1.48892,-1.84998,-2.17989,Clear,5,0,0,,2275,9462,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060587467625737,44.344011135399342,4280,-14.8,5,10,2014-06-22 23:37:42.08-04,21.74,15.1,-1.49354,3.03599,2.99987,Clear,5,0,0,,2275,9463,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060587467625737,44.344011135399342,4281,-14.8,5,10,2014-06-22 23:37:44.632-04,21.74,15.1,-1.52009,-2.64394,-2.78214,Clear,5,0,0,,2275,9464,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060622336342931,44.344032132066786,4282,-14.6,5,10,2014-06-22 23:37:50.85-04,21.68,15.1,-1.52527,-1.39207,-1.66548,Clear,5,0,0,,2275,9465,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060666508972645,44.344057277776301,4283,-14.6,5,10,2014-06-22 23:37:55.864-04,21.7,15.1,-1.45181,3.00407,2.78385,Clear,5,0,0,,2275,9466,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06077086366713,44.344110041856766,4284,-14.7,5,9,2014-06-22 23:38:08.1-04,21.67,15.1,-1.44823,2.7231,-3.12663,Clear,5,0,0,,2275,9467,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060840349644423,44.344168296083808,4285,-14.8,5,9,2014-06-22 23:38:17.785-04,21.85,15.1,-1.51044,-2.40526,-2.8356,Clear,5,0,0,,2275,9468,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94

-68.060852000489831,44.344158908352256,4286,-14.5,5,10,2014-06-22 23:38:27.658-04,21.68,15.1,-1.48592,0.443364,-1.05253,Clear,5,0,0,,2275,9469,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060873206704855,44.344176175072789,4287,-14.1,5,10,2014-06-22 23:38:42.344-04,21.7,15.1,-1.51164,-2.86462,-2.95982,Clear,5,0,0,,2275,9470,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060940681025386,44.344205260276794,4288,-12.7,5,10,2014-06-22 23:38:51.498-04,21.75,15.1,-1.5019,2.98432,2.73123,Clear,5,0,0,,2275,9471,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060964066535234,44.344212342984974,4289,-12.8,5,10,2014-06-22 23:38:53.407-04,21.75,15.1,-1.45317,0.349627,-0.0629925,Clear,5,0,0,,2275,9472,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.0609882902354,44.344219635240734,4290,-12.9,5,10,2014-06-22 23:38:54.548-04,21.75,15.1,-1.40305,0.604366,0.457143,Clear,5,0,0,,2275,9473,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061089124530554,44.344250396825373,4291,-13.3,5,10,2014-06-22 23:39:01.791-04,21.68,15.1,-1.54058,-3.03284,2.83524,Clear,5,0,0,,2275,9474,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061139667406678,44.344269298017025,4292,-13.3,5,9,2014-06-22 23:39:06.985-04,21.69,15.1,-1.52984,-0.320707,-0.63186,Clear,5,0,0,,2275,9475,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061362961307168,44.344333503395319,4293,-12.8,5,9,2014-06-22 23:39:27.94-04,21.7,15.1,-1.52824,-1.32674,-1.95556,Clear,5,0,0,,2275,9476,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061461364850402,44.344352530315518,4294,-13.2,5,9,2014-06-22 23:39:36.838-04,21.74,15.1,-1.517,2.19985,1.87425,Clear,5,0,0,,2275,9477,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061600336804986,44.344407683238387,4295,-12.7,5,10,2014-06-22 23:40:01.813-04,21.87,15.1,-1.53858,2.4466,-2.31698,Clear,5,0,0,,2275,9478,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061600336804986,44.344407683238387,4296,-12.7,5,10,2014-06-22 23:40:03.177-04,21.72,15.1,-1.56664,3.12621,-1.63436,Clear,5,0,0,,2275,9479,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061600336804986,44.344407683238387,4297,-12.7,5,10,2014-06-22 23:40:05.077-04,21.72,15.1,-1.51742,0.00120337,1.636,Clear,5,0,0,,2275,9480,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06171977892518,44.344457974657416,4298,-13.1,5,9,2014-06-22 23:40:18.643-04,21.71,15.1,-1.55723,-0.984003,-1.02471,Clear,5,0,0,,2275,9481,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061795718967915,44.344480982981622,4299,-13.2,5,9,2014-06-22 23:40:23.655-04,21.75,15.1,-1.43459,-2.69248,-2.92584,Clear,5,0,0,,2275,9482,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061795718967915,44.344480982981622,4300,-13.2,5,9,2014-06-22 23:40:25.142-04,21.75,15.1,-1.49095,-1.67132,-2.04036,Clear,5,0,0,,2275,9483,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061817763373256,44.344485886394978,4301,-13,5,9,2014-06-22 23:40:26.639-04,21.75,15.1,-1.46768,-0.348372,-0.754693,Clear,5,0,0,,2275,9484,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061841735616326,44.344491921365261,4302,-12.8,5,9,2014-06-22 23:40:28.337-04,21.72,15.1,-1.5123,-2.79991,-3.03377,Clear,5,0,0,,2275,9485,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061867635697126,44.344498501159251,4303,-12.8,5,9,2014-06-22 23:40:30.531-04,21.72,15.1,-1.43674,0.855776,0.605115,Clear,5,0,0,,2275,9486,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061889344826341,44.344502314925194,4304,-12.9,5,9,2014-06-22 23:40:32.049-04,21.72,15.1,-1.33884,-0.543104,2.51788,Clear,5,0,0,,2275,9487,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061889344826341,44.344502314925194,4305,-12.9,5,9,2014-06-22 23:40:33.255-04,21.8,15.1,-1.45003,-2.99516,-1.62819,Clear,5,0,0,,2275,9488,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.0618741735816,44.344499045982957,4306,-13.2,5,9,2014-06-22 23:40:34.676-04,21.8,15.1,-1.3974,1.39525,3.06985,Clear,5,0,0,,2275,9489,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061846848577261,44.344492508098483,4307,-13.3,5,9,2014-06-22 23:40:36.11-04,21.8,15.1,-1.49954,1.4547,3.01136,Clear,5,0,0,,2275,9490,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061846848577261,44.344492508098483,4308,-13.3,5,9,2014-06-22 23:40:37.282-04,21.8,15.1,-1.53642,2.63391,-2.07301,Clear,5,0,0,,2275,9491,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061756826937199,44.344477127306163,4309,-13.8,5,9,2014-06-22 23:40:42.845-04,21.66,15.1,-1.50161,2.48572,-2.21102,Clear,5,0,0,,2275,9492,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061613915488124,44.344443683512509,4310,-14.5,5,9,2014-06-22 23:40:52.754-04,21.66,15.1,-1.45261,2.7231,-2.05501,Clear,5,0,0,,2275,9493,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.0615892726928,44.344434044323862,4311,-14.5,5,9,2014-06-22 23:40:55.001-04,21.66,15.1,-1.50361,2.52113,-2.14964,Clear,5,0,0,,2275,9494,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061494557186961,44.344410323537886,4312,-15.2,5,9,2014-06-22 23:41:01.796-04,21.66,15.1,-1.51805,0.529613,2.53676,Clear,5,0,0,,2275,9495,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061330523341894,44.344343896955252,4313,-14.6,5,9,2014-06-22 23:41:12.871-04,21.66,15.1,-1.55612,-0.318606,1.62898,Clear,5,0,0,,2275,9496,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061104966327548,44.344276548363268,4314,-14.6,5,9,2014-06-22 23:41:52.876-04,21.65,15.1,-1.45977,2.4904,-1.59489,Clear,5,0,0,,2275,9497,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061104966327548,44.344276548363268,4315,-14.6,5,9,2014-06-22 23:41:54.52-04,21.65,15.1,-1.52685,3.13986,-0.671776,Clear,5,0,0,,2275,9498,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.06108602322638,44.344268753193319,4316,-14.6,5,9,2014-06-22 23:41:56.451-04,21.66,15.1,-1.51571,1.63413,-2.69044,Clear,5,0,0,,2275,9499,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060958031564951,44.344221437349916,4317,-14.2,5,9,2014-06-22 23:42:06.545-04,21.61,15.1,-1.45213,-1.24944,0.966483,Clear,5,0,0,,2275,9500,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060831883922219,44.344158405438066,4318,-13.6,5,9,2014-06-22 23:42:17.582-04,21.69,15.1,-1.50671,-2.67928,1.7087,Clear,5,0,0,,2275,9501,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060822328552604,44.344135858118534,4319,-14.1,5,9,2014-06-22 23:42:48.955-04,21.63,15.1,-1.46352,-2.82062,2.88471,Clear,5,0,0,,2275,9502,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060881672427058,44.344153041020036,4320,-12.9,5,9,2014-06-22 23:42:53.844-04,21.67,15.1,-1.49389,1.47198,1.05944,Clear,5,0,0,,2275,9503,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060902878642082,44.344157902523875,4321,-12.4,5,9,2014-06-22 23:42:56.231-04,21.67,15.1,-1.5316,-1.81808,-2.43795,Clear,5,0,0,,2275,9504,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060978064313531,44.344162764027715,4322,-12,5,9,2014-06-22 23:43:02.694-04,21.65,15.1,-1.39032,1.37853,1.14512,Clear,5,0,0,,2275,9505,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061028188094497,44.3441730318591,4323,-11.6,5,9,2014-06-22 23:43:05.832-04,21.72,15.1,-1.52387,1.17758,0.660946,Clear,5,0,0,,2275,9506,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.061126172542572,44.344209074042737,4324,-11,5,9,2014-06-22 23:43:14.506-04,21.7,15.1,-1.5133,1.3454,0.96992,Clear,5,0,0,,2275,9507,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05637271143496,44.338941425085068,4325,-12.5,5,10,2014-06-22 23:47:01.458-04,21.53,14.8,-1.50729,-2.03578,-0.358942,Clear,5,0,0,,2275,9508,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05637271143496,44.338941425085068,4326,-12.5,5,10,2014-06-22 23:47:07.192-04,21.55,14.8,-1.4751,-2.07099,0.123782,Clear,5,0,0,,2275,9509,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05637271143496,44.338941425085068,4327,-12.5,5,10,2014-06-22 23:47:10.465-04,21.56,14.8,-1.50433,2.76055,-2.11699,Clear,5,0,0,,2275,9510,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05637271143496,44.338941425085068,4328,-12.5,5,10,2014-06-22 23:47:14.792-04,21.61,14.8,-1.46599,3.1066,3.07846,Clear,5,0,0,,2275,9511,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05637271143496,44.338941425085068,4329,-12.5,5,10,2014-06-22 23:47:20.502-04,21.61,14.8,-1.41251,-2.87992,-2.66169,Clear,5,0,0,,2275,9512,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05637271143496,44.338941425085068,4330,-12.5,5,10,2014-06-22 23:47:23.748-04,21.6,14.8,-1.45917,0.681335,0.972276,Clear,5,0,0,,2275,9513,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.055998794734478,44.338331641629338,4331,-11.4,5,10,2014-06-22 23:48:38.018-04,21.57,15.1,-1.52441,2.87438,-0.916366,Clear,5,0,0,,2275,9514,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.055998794734478,44.338331641629338,4332,-11.4,5,10,2014-06-22 23:48:40.215-04,21.61,15.1,-1.47705,2.35619,-1.89696,Clear,5,0,0,,2275,9515,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.055998794734478,44.338331641629338,4333,-11.4,5,10,2014-06-22 23:48:44.148-04,21.61,15.1,-1.45358,2.84033,-2.14178,Clear,5,0,0,,2275,9516,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.055998794734478,44.338331641629338,4334,-11.4,5,10,2014-06-22 23:48:46.928-04,21.61,15.1,-1.5314,1.3752,-2.77352,Clear,5,0,0,,2275,9517,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.055998794734478,44.338331641629338,4335,-11.4,5,10,2014-06-22 23:48:49.232-04,21.57,15.4,-1.53238,1.81715,-0.8291,Clear,5,0,0,,2275,9518,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.055998794734478,44.338331641629338,4336,-11.4,5,10,2014-06-22 23:48:54.297-04,21.62,15.1,-1.46036,-2.9448,-0.703413,Clear,5,0,0,,2275,9519,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.055998794734478,44.338331641629338,4337,-11.4,5,10,2014-06-22 23:48:58.064-04,21.61,15.4,-1.4641,-2.87618,-0.0121036,Clear,5,0,0,,2275,9520,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056009104475379,44.337929813191295,4338,-8.89999,5,12,2014-06-22 23:49:45.151-04,21.68,15.4,-1.52022,2.26566,0.826248,Clear,5,0,0,,2275,9521,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056009104475379,44.337929813191295,4339,-8.89999,5,12,2014-06-22 23:49:57.107-04,21.53,15.4,-1.54198,-2.44967,1.84146,Clear,5,0,0,,2275,9522,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056133156642318,44.337552920915186,4340,-11.9,5,12,2014-06-22 23:50:02.262-04,21.61,15.4,-1.51311,3.14055,1.44545,Clear,5,0,0,,2275,9523,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056137934327126,44.337542066350579,4341,-11.9,5,12,2014-06-22 23:50:11.546-04,21.54,15.4,-1.51565,-1.36054,2.49094,Clear,5,0,0,,2275,9524,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056137934327126,44.337542066350579,4342,-11.9,5,12,2014-06-22 23:50:17.104-04,21.59,15.4,-1.44033,-2.35677,2.27591,Clear,5,0,0,,2275,9525,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056137934327126,44.337542066350579,4343,-11.9,5,12,2014-06-22 23:50:23.016-04,21.63,15.4,-1.47445,-1.41864,2.63174,Clear,5,0,0,,2275,9526,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056137934327126,44.337542066350579,4344,-11.9,5,12,2014-06-22 23:50:26.95-04,21.61,15.4,-1.47083,-1.57135,2.28046,Clear,5,0,0,,2275,9527,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056137934327126,44.337542066350579,4345,-11.9,5,12,2014-06-22 23:50:31.689-04,21.57,15.4,-1.49514,-2.52261,2.64268,Clear,5,0,0,,2275,9528,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056357121095061,44.337184033356607,4346,-13,5,12,2014-06-22 23:50:51.233-04,21.59,15.4,-1.53119,-0.417417,-2.81474,Clear,5,0,0,,2275,9529,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056357121095061,44.337184033356607,4347,-13,5,12,2014-06-22 23:50:57.249-04,21.61,15.4,-1.49719,-0.950758,-2.37815,Clear,5,0,0,,2275,9530,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056357121095061,44.337184033356607,4348,-13,5,12,2014-06-22 23:51:06.801-04,21.65,15.4,-1.45713,0.92817,-0.939343,Clear,5,0,0,,2275,9531,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056357121095061,44.337184033356607,4349,-13,5,12,2014-06-22 23:51:11.967-04,21.57,15.4,-1.50055,-1.45449,-2.97505,Clear,5,0,0,,2275,9532,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056641016155481,44.336837567389011,4350,-14.8,5,11,2014-06-22 23:51:26.9-04,21.52,15.4,-1.54377,-2.09259,2.27679,Clear,5,0,0,,2275,9533,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056641016155481,44.336837567389011,4351,-14.8,5,11,2014-06-22 23:51:29.569-04,21.52,15.4,-1.54525,-3.0194,1.62526,Clear,5,0,0,,2275,9534,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056641016155481,44.336837567389011,4352,-14.8,5,11,2014-06-22 23:51:34.387-04,21.6,15.4,-1.44261,-2.56221,2.62634,Clear,5,0,0,,2275,9535,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056641016155481,44.336837567389011,4353,-14.8,5,11,2014-06-22 23:51:38.539-04,21.59,15.4,-1.44076,2.72679,1.69138,Clear,5,0,0,,2275,9536,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056641016155481,44.336837567389011,4354,-14.8,5,11,2014-06-22 23:51:43.971-04,21.61,15.4,-1.40649,0.11616,-1.83823,Clear,5,0,0,,2275,9537,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056641016155481,44.336837567389011,4355,-14.8,5,11,2014-06-22 23:51:47.46-04,21.59,15.4,-1.55136,1.95291,0.385218,Clear,5,0,0,,2275,9538,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.056641016155481,44.336837567389011,4356,-14.8,5,11,2014-06-22 23:51:52.648-04,21.68,15.4,-1.50878,-1.63052,2.71296,Clear,5,0,0,,2275,9539,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.057605437934399,44.335306696593761,4357,-18.3,5,10,2014-06-22 23:53:15.638-04,21.55,15.4,-1.54554,-1.89568,1.69235,Clear,5,0,0,,2275,9540,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.057605437934399,44.335306696593761,4358,-18.3,5,10,2014-06-22 23:53:17.149-04,21.56,15.4,-1.53571,-2.19358,1.49095,Clear,5,0,0,,2275,9541,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.057605437934399,44.335306696593761,4359,-18.3,5,10,2014-06-22 23:53:21.906-04,21.58,15.4,-1.48141,2.22378,-0.421561,Clear,5,0,0,,2275,9542,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.057605437934399,44.335306696593761,4360,-18.3,5,10,2014-06-22 23:53:29.045-04,21.58,15.4,-1.46025,-1.35256,2.52593,Clear,5,0,0,,2275,9543,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.057605437934399,44.335306696593761,4361,-18.3,5,10,2014-06-22 23:53:34.493-04,21.57,15.4,-1.52992,1.15466,-0.376863,Clear,5,0,0,,2275,9544,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4362,-14.7,5,11,2014-06-22 23:55:43.555-04,21.56,15.4,-1.52038,2.98795,1.17504,Clear,5,0,0,,2275,9545,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4363,-14.7,5,11,2014-06-22 23:55:47.466-04,21.56,15.4,-1.43585,-0.613093,-2.69987,Clear,5,0,0,,2275,9546,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4364,-14.7,5,11,2014-06-22 23:55:52.009-04,21.62,15.4,-1.4254,-0.91679,3.13382,Clear,5,0,0,,2275,9547,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4365,-14.7,5,11,2014-06-22 23:55:56.318-04,21.62,15.4,-1.40907,0.231629,-2.8561,Clear,5,0,0,,2275,9548,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4366,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:00.461-04,21.59,15.4,-1.43353,-0.76213,-2.98684,Clear,5,0,0,,2275,9549,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4367,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:02.736-04,21.6,15.4,-1.34622,-0.181397,-2.89857,Clear,5,0,0,,2275,9550,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4368,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:06.243-04,21.57,15.4,-1.39466,-1.09596,2.9928,Clear,5,0,0,,2275,9551,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4369,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:08.739-04,21.57,15.4,-1.49149,2.77721,2.81448,Clear,5,0,0,,2275,9552,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4370,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:11.182-04,21.57,15.4,-1.43801,-1.2093,2.89205,Clear,5,0,0,,2275,9553,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4371,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:13.564-04,21.57,15.4,-1.46733,1.31642,-2.17123,Clear,5,0,0,,2275,9554,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4372,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:16.014-04,21.6,15.4,-1.53256,-2.43536,1.90399,Clear,5,0,0,,2275,9555,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4373,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:20.07-04,21.6,15.4,-1.40721,0.580627,-2.47598,Clear,5,0,0,,2275,9556,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4374,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:23.328-04,21.6,15.4,-1.44822,-1.33433,2.46466,Clear,5,0,0,,2275,9557,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4375,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:25.437-04,21.59,15.4,-1.50448,-2.13054,2.35234,Clear,5,0,0,,2275,9558,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4376,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:28.465-04,21.59,15.4,-1.41913,2.66572,1.18697,Clear,5,0,0,,2275,9559,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4377,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:30.435-04,21.62,15.4,-1.3638,-1.93242,2.52967,Clear,5,0,0,,2275,9560,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4378,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:32.256-04,21.62,15.4,-1.43639,0.448272,-2.31424,Clear,5,0,0,,2275,9561,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058537840843201,44.334229286760092,4379,-14.7,5,11,2014-06-22 23:56:34.913-04,21.61,15.4,-1.50495,2.09927,0.153397,Clear,5,0,0,,2275,9562,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4380,-7,5,12,2014-06-22 23:58:00.36-04,21.55,15.4,-1.47561,-2.70991,-2.02698,Clear,5,0,0,,2275,9563,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4381,-7,5,12,2014-06-22 23:58:03.481-04,21.52,15.4,-1.36858,2.34212,-3.13934,Clear,5,0,0,,2275,9564,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4382,-7,5,12,2014-06-22 23:58:05.055-04,21.52,15.4,-1.50094,-3.03189,-2.32871,Clear,5,0,0,,2275,9565,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4383,-7,5,12,2014-06-22 23:58:08.142-04,21.54,15.4,-1.50868,-2.00868,-1.235,Clear,5,0,0,,2275,9566,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4384,-7,5,12,2014-06-23 00:00:35.189-04,21.62,15.4,-1.54497,-0.896438,-3.13467,Clear,5,0,0,,2275,9567,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4385,-7,5,12,2014-06-23 00:00:37.815-04,21.6,15.4,-1.44521,-1.09151,2.90507,Clear,5,0,0,,2275,9568,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4386,-7,5,12,2014-06-23 00:00:40.51-04,21.6,15.4,-1.38408,2.96325,1.83082,Clear,5,0,0,,2275,9569,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4387,-7,5,12,2014-06-23 00:00:42.53-04,21.61,15.4,-1.48503,2.74267,0.902086,Clear,5,0,0,,2275,9570,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4388,-7,5,12,2014-06-23 00:00:44.61-04,21.61,15.4,-1.47322,3.00546,1.45509,Clear,5,0,0,,2275,9571,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4389,-7,5,12,2014-06-23 00:00:46.623-04,21.62,15.4,-1.4868,2.55342,1.06959,Clear,5,0,0,,2275,9572,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4390,-7,5,12,2014-06-23 00:00:48.672-04,21.62,15.4,-1.4027,2.56606,1.47532,Clear,5,0,0,,2275,9573,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4391,-7,5,12,2014-06-23 00:00:51.553-04,21.64,15.4,-1.5357,2.943,1.04124,Clear,5,0,0,,2275,9574,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4392,-7,5,12,2014-06-23 00:01:17.728-04,21.55,15.4,-1.41114,3.09249,1.938,Clear,5,0,0,,2275,9575,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4393,-7,5,12,2014-06-23 00:01:20.07-04,21.65,15.4,-1.45013,-3.08332,1.96393,Clear,5,0,0,,2275,9576,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4394,-7,5,12,2014-06-23 00:01:23.617-04,21.65,15.4,-1.55722,-1.10872,-2.59399,Clear,5,0,0,,2275,9577,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4395,-7,5,12,2014-06-23 00:01:25.975-04,21.62,15.4,-1.53824,-0.558071,-2.13849,Clear,5,0,0,,2275,9578,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.058984680101275,44.333434891887009,4396,-7,5,12,2014-06-23 00:01:29.133-04,21.64,15.4,-1.53991,-2.82296,2.19197,Clear,5,0,0,,2275,9579,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059364464133978,44.333190098404884,4397,-6.70001,5,12,2014-06-23 00:01:31.182-04,21.64,15.4,-1.48306,0.381261,-1.14493,Clear,5,0,0,,2275,9580,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4398,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:01:34.15-04,21.64,15.4,-1.42905,0.305045,-1.27344,Clear,5,0,0,,2275,9581,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4399,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:01:36.915-04,21.64,15.4,-1.50487,-0.218025,-1.46271,Clear,5,0,0,,2275,9582,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4400,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:01:39.454-04,21.63,15.4,-1.547,2.9418,2.02583,Clear,5,0,0,,2275,9583,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4401,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:01:43.134-04,21.63,15.4,-1.52583,-1.67217,-2.69903,Clear,5,0,0,,2275,9584,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4402,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:01:47.133-04,21.63,15.4,-1.48607,1.40663,0.496715,Clear,5,0,0,,2275,9585,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4403,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:01:49.288-04,21.61,15.4,-1.41485,-0.975498,-2.2941,Clear,5,0,0,,2275,9586,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4404,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:01:51.289-04,21.61,15.4,-1.48482,2.11959,1.42333,Clear,5,0,0,,2275,9587,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4405,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:01:53.508-04,21.62,15.4,-1.51909,2.35619,1.60885,Clear,5,0,0,,2275,9588,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4406,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:01:59.841-04,21.67,15.4,-1.46549,3.05786,2.33066,Clear,5,0,0,,2275,9589,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4407,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:02:02.528-04,21.57,15.1,-1.48889,-1.26318,-2.22984,Clear,5,0,0,,2275,9590,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059415258467197,44.333169395104051,4408,-7.29999,5,12,2014-06-23 00:02:05.146-04,21.57,15.1,-1.4252,2.06094,1.59961,Clear,5,0,0,,2275,9591,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059920687228441,44.33305284474045,4409,-6.60001,5,12,2014-06-23 00:02:08.9-04,21.63,15.4,-1.54068,-2.28181,2.95896,Clear,5,0,0,,2275,9592,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059935523197055,44.333049869164824,4410,-6.5,5,12,2014-06-23 00:02:12.912-04,21.62,15.1,-1.47278,0.786142,-0.257814,Clear,5,0,0,,2275,9593,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059935523197055,44.333049869164824,4411,-6.5,5,12,2014-06-23 00:02:25.532-04,21.59,15.4,-1.45329,2.93717,2.51809,Clear,5,0,0,,2275,9594,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059935523197055,44.333049869164824,4412,-6.5,5,12,2014-06-23 00:02:32.018-04,21.65,15.1,-1.4887,1.72034,0.648079,Clear,5,0,0,,2275,9595,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060060329735279,44.3330286629498,4413,-5,5,12,2014-06-23 00:05:25.764-04,21.61,15.1,-1.48746,2.89606,2.52749,Clear,5,0,0,,2275,9596,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060060329735279,44.3330286629498,4414,-5,5,12,2014-06-23 00:05:47.812-04,21.62,15.1,-1.48037,2.05558,-2.40462,Clear,5,0,0,,2275,9597,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.060060329735279,44.3330286629498,4415,-5,5,12,2014-06-23 00:06:01.038-04,21.56,15.1,-1.53645,-0.403811,1.82836,Clear,5,0,0,,2275,9598,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038152633234859,44.364581499248743,4417,-12.9,5,9,2014-06-23 01:35:29.801-04,21.42,15.4,-1.50892,0.000977517,0.178691,Clear,5,0,0,,2275,8208,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038318511098623,44.36474796384573,4418,-9.20001,5,9,2014-06-23 01:35:43.306-04,21.46,15.4,-1.4209,3.08062,-2.937,Clear,5,0,0,,2275,8209,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038333347067237,44.364800099283457,4419,-9.70001,5,9,2014-06-23 01:35:48.592-04,21.37,15.4,-1.49222,-2.4238,-2.22786,Clear,5,0,0,,2275,8210,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038337118923664,44.364836602471769,4420,-11,5,9,2014-06-23 01:35:52.986-04,21.41,15.4,-1.43446,0.740684,1.3624,Clear,5,0,0,,2275,8211,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038339968770742,44.364858311600983,4421,-11.3,5,9,2014-06-23 01:35:54.993-04,21.41,15.7,-1.50048,-1.71353,-1.55687,Clear,5,0,0,,2275,8212,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038356397300959,44.364905124530196,4422,-12,5,9,2014-06-23 01:35:59.668-04,21.38,15.7,-1.47849,-1.46455,-1.40248,Clear,5,0,0,,2275,8213,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038366371765733,44.36492633074522,4423,-12.4,5,9,2014-06-23 01:36:01.788-04,21.38,15.7,-1.50772,3.03017,-2.9194,Clear,5,0,0,,2275,8214,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038376346230507,44.364949129521847,4424,-12.8,10,9,2014-06-23 01:36:04.184-04,21.32,15.7,-1.47844,2.41855,2.8308,Clear,5,0,0,,2275,8215,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038387158885598,44.364971551112831,4425,-13.1,10,9,2014-06-23 01:36:06.342-04,21.32,15.7,-1.49611,2.24566,2.7793,Clear,5,0,0,,2275,8216,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038412053138018,44.365019830875099,4426,-13.2,5,9,2014-06-23 01:36:08.681-04,21.27,15.7,-1.421,1.29316,2.01131,Clear,5,0,0,,2275,8217,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038426050916314,44.365043803118169,4427,-13.4,5,9,2014-06-23 01:36:10.975-04,21.28,15.7,-1.48384,2.77721,-3.11381,Clear,5,0,0,,2275,8218,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038453962653875,44.365083910524845,4428,-13.8,5,9,2014-06-23 01:36:14.759-04,21.33,15.7,-1.39255,0.719349,1.38922,Clear,5,0,0,,2275,8219,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038453962653875,44.365083910524845,4429,-13.8,5,9,2014-06-23 01:36:16.663-04,21.33,15.7,-1.44616,1.44043,2.10965,Clear,5,0,0,,2275,8220,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038466284051538,44.365117270499468,4430,-14,5,9,2014-06-23 01:36:18.897-04,21.3,15.7,-1.40367,0.657571,1.47206,Clear,5,0,0,,2275,8221,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038471732288599,44.365157000720501,4431,-14.6,5,9,2014-06-23 01:36:24.343-04,21.3,15.7,-1.25395,0.397384,0.80511,Clear,5,0,0,,2275,8222,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038499560207129,44.36520557384938,4432,-15,10,9,2014-06-23 01:36:27.837-04,21.39,15.7,-1.515,-0.210254,0.102376,Clear,5,0,0,,2275,8223,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038525208830833,44.365244130603969,4433,-15.3,10,9,2014-06-23 01:36:31.713-04,21.32,15.7,-1.38958,0.633336,1.26311,Clear,5,0,0,,2275,8224,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038544990122318,44.365286333486438,4434,-15.6,5,9,2014-06-23 01:36:34.682-04,21.33,16.1,-1.47105,0.211741,0.586804,Clear,5,0,0,,2275,8225,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038556221872568,44.365307204425335,4435,-15.8,5,9,2014-06-23 01:36:38.441-04,21.38,16.1,-1.50912,1.9301,2.13286,Clear,5,0,0,,2275,8226,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038576086983085,44.365342576056719,4436,-16,5,9,2014-06-23 01:36:40.501-04,21.37,16.1,-1.46538,0.448272,0.235029,Clear,5,0,0,,2275,8227,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038591174408793,44.365362944081426,4437,-16,5,9,2014-06-23 01:36:43.812-04,21.37,16.1,-1.45242,-0.57284,-0.724678,Clear,5,0,0,,2275,8228,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038604585453868,44.365384695120156,4438,-16.1,5,9,2014-06-23 01:36:45.337-04,21.45,16.1,-1.51958,0.7393,0.805217,Clear,5,0,0,,2275,8229,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038638448342681,44.365448690950871,4439,-16.2,5,9,2014-06-23 01:36:52.274-04,21.4,16.1,-1.45072,-0.474839,-0.7274,Clear,5,0,0,,2275,8230,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038661247119308,44.36548360157758,4440,-16.2,5,9,2014-06-23 01:36:54.637-04,21.4,16.1,-1.44738,1.24983,1.4704,Clear,5,0,0,,2275,8231,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038673484697938,44.365506316535175,4441,-16.4,5,9,2014-06-23 01:36:57.294-04,21.42,16.1,-1.35378,0.0175137,0.218862,Clear,5,0,0,,2275,8232,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038688572123647,44.365528780035675,4442,-16.5,5,9,2014-06-23 01:37:00.299-04,21.44,16.1,-1.44737,-0.785398,-0.850239,Clear,5,0,0,,2275,8233,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038719249889255,44.365571569651365,4443,-16.4,5,9,2014-06-23 01:37:02.544-04,21.44,16.1,-1.43833,-0.648913,-0.742987,Clear,5,0,0,,2275,8234,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038735762238503,44.365591895766556,4444,-16.5,5,9,2014-06-23 01:37:05.655-04,21.4,16.1,-1.54659,1.73805,1.93801,Clear,5,0,0,,2275,8235,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038745066151023,44.365610545501113,4445,-16.5,5,9,2014-06-23 01:37:07.464-04,21.4,16.1,-1.14297,0.444643,1.4991,Clear,5,0,0,,2275,8236,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038760405033827,44.365630242973566,4446,-16.7,5,9,2014-06-23 01:37:09.41-04,21.41,16.1,-1.48438,0.867141,0.877461,Clear,5,0,0,,2275,8237,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038773816078901,44.365651323460042,4447,-17,5,9,2014-06-23 01:37:11.397-04,21.41,16.1,-1.43801,0.644126,0.735727,Clear,5,0,0,,2275,8238,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038783119991422,44.365672739222646,4448,-17.2,5,9,2014-06-23 01:37:13.617-04,21.41,16.1,-1.35426,-0.430212,-0.653284,Clear,5,0,0,,2275,8239,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038799213245511,44.365692771971226,4449,-17.4,5,9,2014-06-23 01:37:15.629-04,21.41,16.1,-1.51234,-1.96716,-1.86504,Clear,5,0,0,,2275,8240,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038815641775727,44.365713391453028,4450,-17.4,5,9,2014-06-23 01:37:17.708-04,21.43,16.1,-1.46227,-1.17268,-1.0275,Clear,5,0,0,,2275,8241,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038828885182738,44.365734220482409,4451,-17.5,5,9,2014-06-23 01:37:19.839-04,21.37,16.1,-1.37632,-0.883715,-0.946405,Clear,5,0,0,,2275,8242,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038843218237162,44.365755636245012,4452,-17.5,5,9,2014-06-23 01:37:21.968-04,21.37,16.1,-1.43648,0.06943,0.384722,Clear,5,0,0,,2275,8243,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038855791091919,44.365775962360203,4453,-17.6,5,9,2014-06-23 01:37:24.161-04,21.45,16.1,-1.32079,-0.0138666,0.157934,Clear,5,0,0,,2275,8244,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038872219622135,44.365796246565878,4454,-17.8,5,9,2014-06-23 01:37:25.751-04,21.45,16.1,-1.48852,0.0441589,0.205179,Clear,5,0,0,,2275,8245,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038886720314622,44.365826798602939,4455,-18.4,5,9,2014-06-23 01:37:29.098-04,21.43,16.1,-1.35295,-1.57105,-1.776,Clear,5,0,0,,2275,8246,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038900550454855,44.365846831351519,4456,-18.3,5,9,2014-06-23 01:37:32.141-04,21.38,16.1,-1.48155,-2.6581,-2.56059,Clear,5,0,0,,2275,8247,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038914129137993,44.365868289023638,4457,-18.2,5,9,2014-06-23 01:37:34.262-04,21.38,16.1,-1.43758,2.7741,2.96479,Clear,5,0,0,,2275,8248,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038930390030146,44.365908899344504,4458,-18.4,5,9,2014-06-23 01:37:36.429-04,21.29,16.1,-1.39017,2.52684,2.82148,Clear,5,0,0,,2275,8249,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038941873237491,44.36592947691679,4459,-18.4,5,9,2014-06-23 01:37:39.182-04,21.21,16.1,-1.49382,-1.57151,-1.59618,Clear,5,0,0,,2275,8250,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038953188806772,44.365950347855687,4460,-18.5,5,9,2014-06-23 01:37:41.687-04,21.21,16.1,-1.43866,1.41882,1.84782,Clear,5,0,0,,2275,8251,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038966935127974,44.365970212966204,4461,-18.5,5,9,2014-06-23 01:37:44.239-04,21.3,16.1,-1.51552,2.55329,2.76836,Clear,5,0,0,,2275,8252,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038987722247839,44.36600788962096,4462,-18.8,5,9,2014-06-23 01:37:47.442-04,21.23,15.7,-1.51474,2.74616,3.08252,Clear,5,0,0,,2275,8253,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.038997780531645,44.366029682569206,4463,-18.9,5,9,2014-06-23 01:37:50.106-04,21.3,15.7,-1.36074,2.56721,2.94371,Clear,5,0,0,,2275,8254,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.03904639557004,44.366103820502758,4464,-17.5,5,9,2014-06-23 01:37:54.516-04,21.27,15.7,-1.3987,0.675313,1.08635,Clear,5,0,0,,2275,8255,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039058465510607,44.366129133850336,4465,-17.1,5,9,2014-06-23 01:37:56.898-04,21.28,15.7,-1.43852,1.84946,2.27997,Clear,5,0,0,,2275,8256,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94

-68.039069613441825,44.366152980364859,4466,-17,5,9,2014-06-23 01:37:58.828-04,21.28,15.7,-1.4554,1.40639,1.85887,Clear,5,0,0,,2275,8257,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039125353097916,44.36621291097253 6,4467,-17,5,9,2014-06-23 01:38:04.587-04,21.32,15.7,-1.50128,-0.785398,-0.800227,Clear,5,0,0,,2275,8258,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.03914463147521,44.366257963702083,4468,-16.8,5,9,2014-06-23 01:38:09.402-04,21.32,15.7,-1.43191,0.25781,0.77864,Clear,5,0,0,,2275,8259,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039151756092906,44.366278960369527,4469,-16.9,5,9,2014-06-23 01:38:11.513-04,21.32,15.7,-1.39225,1.4913,2.14834,Clear,5,0,0,,2275,8260,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039158713072538,44.366325563751161,4470,-17.2,5,9,2014-06-23 01:38:15.409-04,21.27,15.7,-1.42668,0.887718,1.59261,Clear,5,0,0,,2275,8261,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039176231250167,44.366372837685049,4471,-17.5,5,9,2014-06-23 01:38:18.585-04,21.25,15.7,-1.40304,2.27703,2.78747,Clear,5,0,0,,2275,8262,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039182685315609,44.36639660038054,4472,-17.7,5,9,2014-06-23 01:38:22.122-04,21.28,15.7,-1.50818,0.368625,0.987773,Clear,5,0,0,,2275,8263,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039195090532303,44.366439054720104,4473,-17.7,5,9,2014-06-23 01:38:25.75-04,21.26,15.7,-1.51804,0.787134,1.3872,Clear,5,0,0,,2275,8264,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039203807711601,44.366484358906746,4474,-17.6,5,9,2014-06-23 01:38:29.417-04,21.25,15.7,-1.52016,-1.64886,-1.24731,Clear,5,0,0,,2275,8265,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039212608709931,44.366566585376859,4475,-17.5,5,9,2014-06-23 01:38:36.489-04,21.32,15.7,-1.49602,2.8381,-3.00511,Clear,5,0,0,,2275,8266,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039206992834806,44.3665851932019,4476,-17.7,5,9,2014-06-23 01:38:39.344-04,21.3,15.7,-1.55975,1.57598,2.2344,Clear,5,0,0,,2275,8267,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039191486313939,44.36667412519455,4477,-17.5,5,9,2014-06-23 01:38:46.207-04,21.25,15.7,-1.43856,1.21261,1.91315,Clear,5,0,0,,2275,8268,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.0391866248101,44.366700570099056,4478,-17,5,9,2014-06-23 01:38:48.851-04,21.25,15.7,-1.54316,-2.55659,-2.10433,Clear,5,0,0,,2275,8269,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039178745821118,44.366723033599555,4479,-17.1,5,9,2014-06-23 01:38:51.002-04,21.28,15.7,-1.52806,-2.8214,-2.34692,Clear,5,0,0,,2275,8270,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039174638688564,44.366746083833277,4480,-17.2,5,9,2014-06-23 01:38:53.277-04,21.28,15.7,-1.46504,2.8384,-2.99806,Clear,5,0,0,,2275,8271,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039166759699583,44.366795788519084,4481,-17.2,5,9,2014-06-23 01:38:56.889-04,21.34,15.7,-1.50088,-3.03761,-2.65128,Clear,5,0,0,,2275,8272,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039161814376712,44.366819132119417,4482,-17.3,5,9,2014-06-23 01:38:59.427-04,21.34,15.4,-1.48689,-2.93505,-2.48468,Clear,5,0,0,,2275,8273,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039137590676546,44.366886564530432,4483,-17.4,5,9,2014-06-23 01:39:03.535-04,21.3,15.7,-1.31954,-2.98256,-2.62535,Clear,5,0,0,,2275,8274,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039137590676546,44.366886564530432,4484,-17.4,5,9,2014-06-23 01:39:05.024-04,21.25,15.7,-1.43831,2.76086,-2.99028,Clear,5,0,0,,2275,8275,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039124431088567,44.366930485703051,4485,-17.5,5,9,2014-06-23 01:39:07.696-04,21.25,15.4,-1.43924,2.45386,-3.12398,Clear,5,0,0,,2275,8276,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039113953709602,44.366952530108392,4486,-17.6,5,9,2014-06-23 01:39:10.238-04,21.2,15.4,-1.39304,-3.07232,-2.54523,Clear,5,0,0,,2275,8277,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039100375026464,44.366999384947121,4487,-17.6,5,9,2014-06-23 01:39:13.593-04,21.2,15.4,-1.48791,2.79242,-2.807,Clear,5,0,0,,2275,8278,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039086377248168,44.367046197876334,4488,-17.6,5,9,2014-06-23 01:39:17.915-04,21.22,15.4,-1.44963,2.90342,-2.64404,Clear,5,0,0,,2275,8279,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039067517966032,44.367089658044279,4489,-17.8,5,9,2014-06-23 01:39:21.994-04,21.23,15.4,-1.4468,-2.33367,-1.9643,Clear,5,0,0,,2275,8280,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.03905569948256,44.367110570892692,4490,-17.9,5,9,2014-06-23 01:39:24.745-04,21.22,15.4,-1.2542,2.08183,3.06024,Clear,5,0,0,,2275,8281,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.03902359679341 3,44.36715227086097,4491,-18,5,9,2014-06-23 01:39:28.951-04,21.19,15.4,-1.35148,2.37792,-2.87688,Clear,5,0,0,,2275,8282,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.039006413891912,44.367172638885677,4492,-18,5,9,2014-06-23 01:39:32.019-04,21.21,15.4,-1.5151,2.40371,-2.95325,Clear,5,0,0,,2275,8283,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.033727826550603,44.371102410368621,4493,-7.70001,5,10,2014-06-23 01:41:25.107-04,21.22,14.8,-1.49904,2.47548,-2.05283,Clear,5,0,0,,2275,1521,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.033727826550603,44.371102410368621,4494,-7.70001,5,10,2014-06-23 01:41:28.781-04,21.23,15.1,-1.46246,2.54302,-1.99274,Clear,5,0,0,,2275,1522,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.034276254475117,44.372985237278044,4495,-3.20001,5,10,2014-06-23 01:42:17.812-04,21.22,15.4,-1.41309,1.94192,-2.88622,Clear,5,0,0,,2275,1523,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.034276254475117,44.372985237278044,4496,-3.20001,5,10,2014-06-23 01:42:20.605-04,21.21,15.4,-1.4252,1.91035,-2.90348,Clear,5,0,0,,2275,1524,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.034276254475117,44.372985237278044,4497,-3.20001,5,10,2014-06-23 01:42:23.266-04,21.22,15.4,-1.42624,2.07258,-2.76544,Clear,5,0,0,,2275,1525,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.0362837202847,44.378604339435697,4498,-27.5,20,8,2014-06-23 01:43:50.279-04,21.19,15.7,-1.41072,1.90892,-2.79017,Clear,5,0,0,,2275,9023,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.0362837202847,44.378604339435697,4499,-27.5,20,8,2014-06-23 01:44:10.245-04,21.27,16.1,-1.41076,-1.98954,-1.56528,Clear,5,0,0,,2275,9024,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.036324456334114,44.381577945314348,4500,-5.39999,5,9,2014-06-23 01:45:11.866-04,21.23,16.1,-1.44867,2.14027,-2.71514,Clear,5,0,0,,2275,4965,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.036324456334114,44.381577945314348,4501,-5.39999,5,9,2014-06-23 01:45:17.193-04,21.22,16.1,-1.47744,2.63848,-2.19167,Clear,5,0,0,,2275,4966,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.045590985566378,44.390816143713892,4502,2.20001,5,10,2014-06-23 01:47:44.056-04,21.3,17,-1.42521,2.23684,-2.86255,Clear,5,0,0,,2275,4967,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.045590985566378,44.390816143713892,4503,2.20001,5,10,2014-06-23 01:47:46.181-04,21.28,17,-1.40745,2.30364,-2.82327,Clear,5,0,0,,2275,4968,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.045590985566378,44.390816143713892,4504,2.20001,5,10,2014-06-23 01:47:49.72-04,21.29,17,-1.40679,2.30364,-2.83369,Clear,5,0,0,,2275,4969,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054323755204678,44.3921143328771,4505,22.4,5,8,2014-06-23 01:49:12.031-04,21.27,17.4,-1.45687,2.61332,-2.45683,Clear,5,0,0,,2275,4970,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054323755204678,44.3921143328771,4506,22.4,5,8,2014-06-23 01:49:16.596-04,21.28,17.4,-1.46157,2.54302,-2.48736,Clear,5,0,0,,2275,4971,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054323755204678,44.3921143328771,4507,22.4,5,8,2014-06-23 01:49:22.459-04,21.28,17.4,-1.4545,2.50497,-2.55069,Clear,5,0,0,,2275,4972,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.054323755204678,44.3921143328771,4508,22.4,5,8,2014-06-23 01:49:23.75-04,21.27,17.4,-1.46125,2.59461,-2.45868,Clear,5,0,0,,2275,4973,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05721232667565 3,44.392616241239011,4509,23.6,5,9,2014-06-23 01:50:16.334-04,21.3,17.7,-1.43331,2.20844,-2.82239,Clear,5,0,0,,2275,4974,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.057212326675653,44.392616241239011,4510,23.6,5,9,2014-06-23 01:50:19.505-04,21.29,17.7,-1.42269,2.25853,-2.80381,Clear,5,0,0,,2275,4975,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.057212326675653,44.392616241239011,4511,23.6,5,9,2014-06-23 01:50:28.394-04,21.29,17.7,-1.42894,2.25457,-2.8047,Clear,5,0,0,,2275,4976,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05954241193831,44.392979303374887,4512,23.1,5,9,2014-06-23 01:51:07.516-04,21.28,17.7,-1.49757,2.47548,-2.47617,Clear,5,0,0,,2275,4977,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05954241193831,44.392979303374887,4513,23.1,5,9,2014-06-23 01:51:15.469-04,21.28,17.7,-1.52531,3.04965,-1.88075,Clear,5,0,0,,2275,4978,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05954241193831,44.392979303374887,4514,23.1,5,9,2014-06-23 01:51:27.377-04,21.19,18,-1.42636,-0.626645,-1.91809,Clear,5,0,0,,2275,4979,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064405843615532,44.393754377961159,4515,13,5,8,2014-06-23 01:52:32.243-04,21.33,18,-1.50571,1.19155,2.55105,Clear,5,0,0,,2275,4980,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064405843615532,44.393754377961159,4516,13,5,8,2014-06-23 01:52:38.626-04,21.33,18,-1.50686,0.877467,2.24955,Clear,5,0,0,,2275,4981,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.064405843615532,44.393754377961159,4517,13,5,8,2014-06-23 01:52:48.751-04,21.22,18,-1.51052,2.06517,0.801526,Clear,5,0,0,,2275,4982,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.073697602376342,44.392746621742845,4518,-6.29999,10,7,2014-06-23 01:54:24.904-04,21.23,18,-1.42277,3.03055,-1.6414,Clear,5,0,0,,2275,4983,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.073697602376342,44.392746621742845,4519,-6.29999,10,7,2014-06-23 01:54:27.009-04,21.23,18,-1.41959,-3.11501,-1.50014,Clear,5,0,0,,2275,4984,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.073697602376342,44.392746621742845,4520,-6.29999,10,7,2014-06-23 01:54:37.198-04,21.23,18,-1.44307,3.0767,-1.58289,Clear,5,0,0,,2275,4985,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.072902746498585,44.39043958671391,4521,9.89999,5,7,2014-06-23 01:55:28.245-04,21.18,18,-1.53319,-2.28181,-0.523694,Clear,5,0,0,,2275,4986,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.072902746498585,44.39043958671391,4522,9.89999,5,7,2014-06-23 01:55:31.479-04,21.19,18,-1.52144,-2.18331,-0.431719,Clear,5,0,0,,2275,4987,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.072902746498585,44.39043958671391,4523,9.89999,5,7,2014-06-23 01:55:40.199-04,21.19,18.3,-1.44127,2.2656,1.27652,Clear,5,0,0,,2275,4988,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.072902746498585,44.39043958671391,4524,9.89999,5,7,2014-06-23 01:55:42.382-04,21.19,18.3,-1.46506,2.15897,1.11675,Clear,5,0,0,,2275,4989,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070984296500683,44.388761823065579,4525,12.8,5,9,2014-06-23 01:56:27.004-04,21.2,18.3,-1.46648,1.92992,-2.64289,Clear,5,0,0,,2275,4990,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070984296500683,44.388761823065579,4526,12.8,5,9,2014-06-23 01:56:39.777-04,21.2,18.3,-1.47159,1.99774,-2.55997,Clear,5,0,0,,2275,4991,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070984296500683,44.388761823065579,4527,12.8,5,9,2014-06-23 01:56:51.892-04,21.2,18.3,-1.44181,-2.60732,2.61327,Clear,5,0,0,,2275,4992,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070984296500683,44.388761823065579,4528,12.8,5,9,2014-06-23 01:56:59.832-04,21.2,18.3,-1.451,-2.86396,2.34591,Clear,5,0,0,,2275,4993,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070984296500683,44.388761823065579,4529,12.8,5,9,2014-06-23 01:57:16.247-04,21.25,18.3,-1.40265,2.49319,-2.10837,Clear,5,0,0,,2275,4994,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.068460924550891,44.380604051984847,4530,14.5,5,9,2014-06-23 01:59:03.462-04,21.25,18.3,-1.46075,1.14182,3.00793,Clear,5,0,0,,2275,4995,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.068460924550891,44.380604051984847,4531,14.5,5,9,2014-06-23 01:59:08.269-04,21.24,18.3,-1.44429,1.66772,-2.83237,Clear,5,0,0,,2275,4996,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.068460924550891,44.380604051984847,4532,14.5,5,9,2014-06-23 01:59:22.631-04,21.25,18.3,-1.52782,-2.852,2.36974,Clear,5,0,0,,2275,4997,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4533,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:04.318-04,21.25,18.6,-1.47929,-0.321304,-2.13943,Clear,5,0,0,,2275,4998,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4534,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:07.993-04,21.22,18.6,-1.48707,2.89615,1.39814,Clear,5,0,0,,2275,4999,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4535,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:10.168-04,21.21,18.6,-1.50855,2.81922,0.920735,Clear,5,0,0,,2275,5000,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4536,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:12.563-04,21.24,18.6,-1.49267,-3.10063,0.899767,Clear,5,0,0,,2275,5001,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4537,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:15.027-04,21.22,18.6,-1.49323,3.08823,0.108422,Clear,5,0,0,,2275,5002,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4538,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:17.282-04,21.22,18.6,-1.44578,-2.37641,1.24815,Clear,5,0,0,,2275,5003,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4539,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:19.74-04,21.25,18.6,-1.40146,2.863,-1.46777,Clear,5,0,0,,2275,5004,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4540,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:22.527-04,21.26,18.6,-1.41455,3.1412,-1.243,Clear,5,0,0,,2275,5005,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4541,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:25.759-04,21.22,18.6,-1.41299,2.8671,-1.65293,Clear,5,0,0,,2275,5006,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4542,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:28.199-04,21.22,18.6,-1.40539,-3.03437,-1.4285,Clear,5,0,0,,2275,5007,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4543,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:30.53-04,21.26,18.6,-1.39161,2.58866,-2.10139,Clear,5,0,0,,2275,5008,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4544,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:33.616-04,21.25,18.6,-1.46726,2.35619,-2.46869,Clear,5,0,0,,2275,5009,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4545,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:36.127-04,21.25,18.6,-1.52813,1.87005,-3.06436,Clear,5,0,0,,2275,5010,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4546,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:38.708-04,21.21,18.6,-1.5054,1.28027,2.55416,Clear,5,0,0,,2275,5011,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4547,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:41.159-04,21.17,18.6,-1.39634,1.40037,2.60601,Clear,5,0,0,,2275,5012,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4548,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:43.661-04,21.17,18.6,-1.5556,0.468342,1.42958,Clear,5,0,0,,2275,5013,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4549,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:46.422-04,21.22,18.6,-1.46542,2.55346,-2.98831,Clear,5,0,0,,2275,5014,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4550,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:48.4-04,21.22,18.6,-1.48244,2.76825,-2.78311,Clear,5,0,0,,2275,5015,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070177789777517,44.375336528755724,4551,-13.4,10,7,2014-06-23 02:01:50.614-04,21.22,18.6,-1.37004,-0.870941,-0.6042,Clear,5,0,0,,2275,5016,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.07041482999920 8,44.375018603168428,4552,-16,5,9,2014-06-23 02:01:53.036-04,21.23,18.6,-1.42724,1.63569,2.30989,Clear,5,0,0,,2275,5017,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4553,-15.7,5,9,2014-06-23 02:01:55.922-04,21.23,18.6,-1.48797,0.427484,0.598523,Clear,5,0,0,,2275,5018,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4554,-15.7,5,9,2014-06-23 02:01:58.339-04,21.27,18.6,-1.41859,0.549059,0.520424,Clear,5,0,0,,2275,5019,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4555,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:01.063-04,21.31,18.6,-1.45453,1.53567,1.23786,Clear,5,0,0,,2275,5020,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4556,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:03.571-04,21.33,18.6,-1.52402,1.91446,1.55057,Clear,5,0,0,,2275,5021,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4557,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:06.265-04,21.31,18.6,-1.4335,0.620883,-0.217388,Clear,5,0,0,,2275,5022,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4558,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:09.346-04,21.31,18.6,-1.27672,1.17402,1.21256,Clear,5,0,0,,2275,5023,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4559,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:11.577-04,21.31,18.6,-1.28529,0.0985134,-1.67576,Clear,5,0,0,,2275,5024,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4560,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:13.759-04,21.31,18.6,-1.44016,0.666585,0.592256,Clear,5,0,0,,2275,5025,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4561,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:16.349-04,21.33,18.6,-1.47244,1.31642,0.672969,Clear,5,0,0,,2275,5026,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4562,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:18.188-04,21.27,18.6,-1.40313,1.04895,-1.71934,Clear,5,0,0,,2275,5027,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4563,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:20.24-04,21.27,18.6,-1.51588,2.81922,1.50653,Clear,5,0,0,,2275,5028,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4564,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:23.635-04,21.27,18.6,-1.37802,0.373398,-2.00342,Clear,5,0,0,,2275,5029,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4565,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:25.877-04,21.24,18.6,-1.3017,0.839821,-2.56482,Clear,5,0,0,,2275,5030,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070426564663649,44.37500745523721,4566,-15.7,5,9,2014-06-23 02:02:27.852-04,21.24,18.6,-1.47765,2.35619,-2.01499,Clear,5,0,0,,2275,5031,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070738203823566,44.374708640389144,4567,-16.5,5,9,2014-06-23 02:02:29.73-04,21.24,18.6,-1.54723,-1.57472,3.07283,Clear,5,0,0,,2275,5032,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070759996771812,44.374691541306674,4568,-16.6,5,9,2014-06-23 02:02:31.59-04,21.23,18.6,-1.43381,2.44287,1.49986,Clear,5,0,0,,2275,5033,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4569,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:35.155-04,21.32,18.6,-1.5531,2.15999,0.843347,Clear,5,0,0,,2275,5034,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4570,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:36.929-04,21.32,18.6,-1.39228,-0.900343,-2.5164,Clear,5,0,0,,2275,5035,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4571,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:38.418-04,21.31,18.6,-1.51503,-2.41042,2.68659,Clear,5,0,0,,2275,5036,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4572,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:40.788-04,21.31,18.6,-1.47312,0.836136,-0.563553,Clear,5,0,0,,2275,5037,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4573,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:42.97-04,21.26,18.6,-1.5353,1.57236,0.257716,Clear,5,0,0,,2275,5038,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4574,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:44.645-04,21.26,18.6,-1.54757,-0.403811,-1.68051,Clear,5,0,0,,2275,5039,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4575,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:46.382-04,21.29,18.6,-1.42125,1.10764,-0.422305,Clear,5,0,0,,2275,5040,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4576,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:49.007-04,21.29,18.6,-1.50845,-1.21826,-2.46647,Clear,5,0,0,,2275,5041,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4577,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:51.317-04,21.34,18.6,-1.48733,1.76879,0.667387,Clear,5,0,0,,2275,5042,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4578,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:53.983-04,21.31,18.6,-1.37262,0.884319,-0.679292,Clear,5,0,0,,2275,5043,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4579,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:57.101-04,21.33,18.6,-1.50649,0.983995,-0.331447,Clear,5,0,0,,2275,5044,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4580,-16.7,5,9,2014-06-23 02:02:59.501-04,21.33,18.6,-1.42673,0.991417,-0.522882,Clear,5,0,0,,2275,5045,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.070769133046269,44.374682363122702,4581,-16.7,5,9,2014-06-23 02:03:01.609-04,21.3,18.6,-1.34854,1.4913,0.422405,Clear,5,0,0,,2275,5046,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.07112536393106,44.374427134171128,4582,-16,5,9,2014-06-23 02:03:03.676-04,21.34,18.6,-1.42044,1.54792,0.556126,Clear,5,0,0,,2275,5047,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071150593459606,44.374415399506688,4583,-15.9,5,9,2014-06-23 02:03:05.794-04,21.33,18.3,-1.37507,2.52684,1.88452,Clear,5,0,0,,2275,5048,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4584,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:10.326-04,21.28,18.3,-1.39323,0.828066,-0.893967,Clear,5,0,0,,2275,5049,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4585,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:12.523-04,21.29,18.3,-1.25276,1.61152,1.62457,Clear,5,0,0,,2275,5050,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4586,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:15.711-04,21.28,18.3,-1.44098,0.161241,-1.06419,Clear,5,0,0,,2275,5051,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4587,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:19.496-04,21.31,18.3,-1.4638,0.810545,-0.660581,Clear,5,0,0,,2275,5052,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4588,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:21.915-04,21.29,18.3,-1.4585,-2.32685,2.9065,Clear,5,0,0,,2275,5053,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4589,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:24.313-04,21.29,18.3,-1.44911,1.78018,0.805806,Clear,5,0,0,,2275,5054,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4590,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:26.697-04,21.25,18.3,-1.33913,1.33562,0.624,Clear,5,0,0,,2275,5055,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4591,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:29.332-04,21.33,18.3,-1.48788,-0.321125,-1.63544,Clear,5,0,0,,2275,5056,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4592,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:32.301-04,21.33,18.3,-1.36455,-1.15105,-2.64807,Clear,5,0,0,,2275,5057,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4593,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:34.481-04,21.32,18.3,-1.42277,2.28967,1.4887,Clear,5,0,0,,2275,5058,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071163250133395,44.374409322626889,4594,-15.8,5,9,2014-06-23 02:03:36.26-04,21.32,18.3,-1.50399,2.97574,1.83487,Clear,5,0,0,,2275,5059,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.071573209017515,44.37419411726295 9,4595,-16.1,5,9,2014-06-23 02:03:38.55-04,21.28,18.3,-1.55576,-1.57472,-2.76097,Clear,5,0,0,,2275,5060,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.073694668710232,44.374093492515385,4596,-16.4,5,8,2014-06-23 02:04:41.414-04,21.24,17.7,-1.39812,2.59292,-2.42068,Clear,5,0,0,,2275,5061,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.073694668710232,44.374093492515385,4597,-16.4,5,8,2014-06-23 02:04:43.438-04,21.23,17.7,-1.39807,2.50749,-2.49856,Clear,5,0,0,,2275,5062,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.073694668710232,44.374093492515385,4598,-16.4,5,8,2014-06-23 02:04:50.286-04,21.23,17.7,-1.42688,2.70304,-2.2876,Clear,5,0,0,,2275,5063,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.073694668710232,44.374093492515385,4599,-16.4,5,8,2014-06-23 02:04:57.417-04,21.24,17.7,-1.48086,-1.52605,-2.78969,Clear,5,0,0,,2275,5064,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.073694668710232,44.374093492515385,4600,-16.4,5,8,2014-06-23 02:05:00.077-04,21.23,17.7,-1.48498,-1.47651,-2.7952,Clear,5,0,0,,2275,5065,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076363801956177,44.372491417452693,4601,-18.4,10,8,2014-06-23 02:05:55.97-04,21.28,17.7,-1.40188,2.66703,-1.92608,Clear,5,0,0,,2275,5066,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076363801956177,44.372491417452693,4602,-18.4,10,8,2014-06-23 02:06:03.856-04,21.28,17.4,-1.42401,2.55347,-2.02122,Clear,5,0,0,,2275,5067,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076363801956177,44.372491417452693,4603,-18.4,10,8,2014-06-23 02:06:11.302-04,21.33,17.7,-1.47476,0.483403,-1.05007,Clear,5,0,0,,2275,5068,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076363801956177,44.372491417452693,4604,-18.4,10,8,2014-06-23 02:06:15.388-04,21.32,17.7,-1.47932,0.626468,-0.893334,Clear,5,0,0,,2275,5069,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076546359807253,44.368002363480628,4605,-17.8,10,6,2014-06-23 02:07:19.259-04,21.28,17.7,-1.39411,2.19113,-2.33097,Clear,5,0,0,,2275,5070,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076546359807253,44.368002363480628,4606,-17.8,10,6,2014-06-23 02:07:24.199-04,21.27,17.7,-1.37867,2.26558,-2.21822,Clear,5,0,0,,2275,5071,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076546359807253,44.368002363480628,4607,-17.8,10,6,2014-06-23 02:07:28.809-04,21.33,17.7,-1.4428,0.921623,-1.07265,Clear,5,0,0,,2275,5072,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076546359807253,44.368002363480628,4608,-17.8,10,6,2014-06-23 02:07:32.756-04,21.36,17.7,-1.44798,0.64423,-1.35341,Clear,5,0,0,,2275,5073,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076431276276708,44.367432226426899,4609,-17.6,5,7,2014-06-23 02:08:06.825-04,21.23,17.7,-1.48061,2.09585,-2.38849,Clear,5,0,0,,2275,5074,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076431276276708,44.367432226426899,4610,-17.6,5,7,2014-06-23 02:08:08.988-04,21.24,17.7,-1.48302,1.95171,-2.52841,Clear,5,0,0,,2275,5075,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076431276276708,44.367432226426899,4611,-17.6,5,7,2014-06-23 02:08:19.694-04,21.39,17.7,-1.5039,0.246128,-1.49414,Clear,5,0,0,,2275,5076,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076431276276708,44.367432226426899,4612,-17.6,5,7,2014-06-23 02:08:22.515-04,21.37,17.7,-1.43304,0.331683,-1.44752,Clear,5,0,0,,2275,5077,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076337901875377,44.366520317271352,4613,-19.2,5,7,2014-06-23 02:08:57.116-04,21.22,17.7,-1.54334,2.03548,-2.45523,Clear,5,0,0,,2275,5078,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076337901875377,44.366520317271352,4614,-19.2,5,7,2014-06-23 02:09:00.543-04,21.21,18,-1.52889,2.07848,-2.4159,Clear,5,0,0,,2275,5079,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076337901875377,44.366520317271352,4615,-19.2,5,7,2014-06-23 02:09:13.121-04,21.33,18,-1.51428,0.368625,-1.51231,Clear,5,0,0,,2275,5080,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076337901875377,44.366520317271352,4616,-19.2,5,7,2014-06-23 02:09:16.834-04,21.34,18,-1.1238,0.590825,-1.77764,Clear,5,0,0,,2275,5081,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076301356777549,44.36618919018656,4617,-19,5,6,2014-06-23 02:09:42.918-04,21.23,18,-1.4734,3.09933,-1.44029,Clear,5,0,0,,2275,5082,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076301356777549,44.36618919018656,4618,-19,5,6,2014-06-23 02:09:50.676-04,21.23,18,-1.48081,3.05029,-1.48863,Clear,5,0,0,,2275,5083,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076301356777549,44.36618919018656,4619,-19,5,6,2014-06-23 02:09:56.929-04,21.35,18,-1.46811,0.786266,-1.11343,Clear,5,0,0,,2275,5084,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076301356777549,44.36618919018656,4620,-19,5,6,2014-06-23 02:10:00.755-04,21.34,18,-1.48917,0.786514,-1.13335,Clear,5,0,0,,2275,5085,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076223405078053,44.365233611315489,4621,-20.3,10,6,2014-06-23 02:10:34.814-04,21.2,18,-1.50353,2.00788,-2.49846,Clear,5,0,0,,2275,5086,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076223405078053,44.365233611315489,4622,-20.3,10,6,2014-06-23 02:10:36.469-04,21.21,18,-1.51676,2.91392,-1.61122,Clear,5,0,0,,2275,5087,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076223405078053,44.365233611315489,4623,-20.3,10,6,2014-06-23 02:10:43.852-04,21.3,18,-1.51765,0.568384,-1.1979,Clear,5,0,0,,2275,5088,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076223405078053,44.365233611315489,4624,-20.3,10,6,2014-06-23 02:10:45.941-04,21.33,18,-1.50533,0.323001,-1.47168,Clear,5,0,0,,2275,5089,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076480897143483,44.360266411677003,4625,-15.6,10,6,2014-06-23 02:11:59.316-04,21.24,18,-1.43955,3.07872,-1.47799,Clear,5,0,0,,2275,5090,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076480897143483,44.360266411677003,4626,-15.6,10,6,2014-06-23 02:12:05.678-04,21.24,18,-1.41604,-3.08944,-1.38408,Clear,5,0,0,,2275,5091,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076480897143483,44.360266411677003,4627,-15.6,10,6,2014-06-23 02:12:11.209-04,21.33,18,-1.40342,0.648861,-1.26928,Clear,5,0,0,,2275,5092,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.076480897143483,44.360266411677003,4628,-15.6,10,6,2014-06-23 02:12:15.119-04,21.38,18,-1.38585,0.754646,-1.22314,Clear,5,0,0,,2275,5093,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059957819059491,44.342755610123277,4629,-18.5,5,7,2014-06-23 02:15:53.335-04,21.24,19,-1.45214,2.42918,-2.06149,Clear,5,0,0,,2275,5094,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059957819059491,44.342755610123277,4630,-18.5,5,7,2014-06-23 02:15:55.453-04,21.24,19,-1.44788,2.49799,-2.00198,Clear,5,0,0,,2275,5095,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059957819059491,44.342755610123277,4631,-18.5,5,7,2014-06-23 02:16:01.46-04,21.3,19,-1.44436,0.83153,-0.990845,Clear,5,0,0,,2275,5096,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059957819059491,44.342755610123277,4632,-18.5,5,7,2014-06-23 02:16:05.157-04,21.35,19,-1.42503,0.746043,-1.14826,Clear,5,0,0,,2275,5097,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.059957819059491,44.342755610123277,4633,-18.5,5,7,2014-06-23 02:16:08.985-04,21.36,19,-1.40253,0.854791,-1.04259,Clear,5,0,0,,2275,5098,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05859349668026,44.333991911262274,4634,-13.4,10,7,2014-06-23 02:18:52.504-04,21.17,19.6,-1.43005,2.52124,-2.43662,Clear,5,0,0,,2275,4920,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05859349668026,44.333991911262274,4635,-13.4,10,7,2014-06-23 02:18:59.866-04,21.15,19.9,-1.43012,0.95118,-1.75577,Clear,5,0,0,,2275,4921,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05859349668026,44.333991911262274,4636,-13.4,10,7,2014-06-23 02:19:00.989-04,21.15,19.9,-1.45168,0.664797,-2.05413,Clear,5,0,0,,2275,4922,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.05859349668026,44.333991911262274,4637,-13.4,10,7,2014-06-23 02:19:01.953-04,21.16,19.9,-1.25025,0.556148,-2.48498,Clear,5,0,0,,2275,4923,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,14,94
-68.052182119999998,44.338740100000003,5117,-19,9,11,2014-06-23 00:43:56.376-04,21.34,14.8,-1.46827,2.16708,-2.23277,Clear,5,0,0,,2275,3309,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05214359,44.338735550000003,5118,-22,9,11,2014-06-23 00:43:59.335-04,21.31,14.8,-1.50585,2.2359,-1.90532,Clear,5,0,0,,2275,3310,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052120909999999,44.338737279999997,5119,-23,9,11,2014-06-23 00:44:01.476-04,21.31,14.8,-1.50935,2.54506,-1.70941,Clear,5,0,0,,2275,3311,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052097939999996,44.33874257,5120,-22,10,11,2014-06-23 00:44:03.269-04,21.35,14.8,-1.52326,2.62445,-1.43552,Clear,5,0,0,,2275,3312,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052071620000007,44.33874618,5121,-21,9,11,2014-06-23 00:44:05.229-04,21.35,14.5,-1.46927,1.93736,-2.38856,Clear,5,0,0,,2275,3313,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052045759999999,44.338746059999998,5122,-21,10,11,2014-06-23 00:44:07.583-04,21.35,14.5,-1.46183,1.05747,-3.0642,Clear,5,0,0,,2275,3314,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052139429999997,44.338721749999998,5123,-14,10,10,2014-06-23 00:45:06.002-04,21.35,14.5,-1.45116,1.91367,1.08854,Clear,5,0,0,,2275,3315,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94

-68.052163710000002,44.338707489999997,5124,-13,10,10,2014-06-23 00:45:07.683-04,21.43,14.5,-1.42728,2.69052,1.78311,Clear,5,0,0,,2275,3316,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05218352999994,44.338705949999998,5125,-12,11,10,2014-06-23 00:45:10.081-04,21.4,14.5,-1.51849,-2.90864,2.2402,Clear,5,0,0,,2275,3317,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05222107000002,44.33871766,5126,-13,10,11,2014-06-23 00:45:12.826-04,21.4,14.5,-1.43327,2.29525,1.28734,Clear,5,0,0,,2275,3318,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05224293000006,44.338718659999998,5127,-14,10,11,2014-06-23 00:45:16.231-04,21.4,14.5,-1.42227,3.12285,2.39933,Clear,5,0,0,,2275,3319,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05226609999997,44.33872178,5128,-16,9,12,2014-06-23 00:45:18.411-04,21.38,14.5,-1.52349,3.02898,1.90844,Clear,5,0,0,,2275,3320,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05231496000004,44.33872566,5129,-19,9,12,2014-06-23 00:45:21.057-04,21.38,14.5,-1.55166,-1.12294,-2.48307,Clear,5,0,0,,2275,3321,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05236195000005,44.33872857,5130,-18,9,12,2014-06-23 00:45:24.585-04,21.43,14.5,-1.52773,2.7001,1.26036,Clear,5,0,0,,2275,3322,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05236195000005,44.33872857,5131,-18,9,12,2014-06-23 00:45:26.397-04,21.41,14.5,-1.54196,2.28654,0.841088,Clear,5,0,0,,2275,3323,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052427530000003,44.338721999999997,5132,-20,9,11,2014-06-23 00:45:31.851-04,21.38,14.5,-1.52177,2.91808,2.87876,Clear,5,0,0,,2275,3324,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052447839999999,44.338725949999997,5133,-21,9,11,2014-06-23 00:45:34.4-04,21.39,14.5,-1.47082,2.41887,2.6428,Clear,5,0,0,,2275,3325,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052495980000003,44.338730699999999,5134,-22,9,11,2014-06-23 00:45:36.629-04,21.39,14.5,-1.42361,2.1209,2.48158,Clear,5,0,0,,2275,3326,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052546169999999,44.338726809999997,5135,-21,9,12,2014-06-23 00:45:42.05-04,21.37,14.5,-1.4839,2.44617,1.09511,Clear,5,0,0,,2275,3327,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052591079999999,44.338722959999998,5136,-22,9,12,2014-06-23 00:45:46.384-04,21.38,14.5,-1.49338,2.12407,0.233918,Clear,5,0,0,,2275,3328,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052632599999995,44.338702519999998,5137,-21,9,12,2014-06-23 00:45:48.966-04,21.4,14.5,-1.46081,-1.41895,1.95886,Clear,5,0,0,,2275,3329,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.11525750900003,44.484207685999998,4639,0,0,0,2014-06-22 22:55:55.974-04,21.67,22.8,-1.37648,0.470982,2.78303,Clear,6,0,0,,2237,236,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.11525750900003,44.484207685999998,4640,0,0,0,2014-06-22 22:56:05.693-04,21.74,22.8,-1.40395,0.627049,2.80225,Clear,6,0,0,,2237,237,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.11525750900003,44.484207685999998,4641,0,0,0,2014-06-22 22:56:10.952-04,21.74,22.8,-1.45009,1.02437,-3.07984,Clear,6,0,0,,2237,238,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.11176770400002,44.48207273100002,4642,0,0,0,2014-06-22 22:56:45.516-04,21.7,22.8,-1.45838,0.571235,2.80908,Clear,6,0,0,,2237,239,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.11176770400002,44.48207273100002,4643,0,0,0,2014-06-22 22:56:50.146-04,21.62,22.8,-1.49013,-0.123781,2.0732,Clear,6,0,0,,2237,240,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.11176770400002,44.48207273100002,4644,0,0,0,2014-06-22 22:56:54.339-04,21.76,22.8,-1.49079,1.24905,-2.82649,Clear,6,0,0,,2237,241,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.11176770400002,44.48207273100002,4645,0,0,0,2014-06-22 22:56:59.506-04,21.79,22.8,-1.41184,2.82034,-1.43394,Clear,6,0,0,,2237,242,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.11176770400002,44.48207273100002,4646,0,0,0,2014-06-22 22:57:09.82-04,21.42,22.8,-1.39043,0.360353,2.70136,Clear,6,0,0,,2237,243,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.11176770400002,44.48207273100002,4647,0,0,0,2014-06-22 22:57:17.738-04,21.53,22.8,-1.33643,0.112671,2.39934,Clear,6,0,0,,2237,244,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10940132499993,44.48105902399997,4648,0,0,0,2014-06-22 22:58:44.908-04,21.62,22.2,-1.34179,-3.02104,0.648085,Clear,6,0,0,,2237,245,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10940132499993,44.48105902399997,4649,0,0,0,2014-06-22 22:58:46.346-04,21.8,22.2,-1.50717,-2.52836,0.840885,Clear,6,0,0,,2237,246,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10940132499993,44.48105902399997,4650,0,0,0,2014-06-22 22:58:50.561-04,21.8,21.9,-1.32195,0.0324076,2.44707,Clear,6,0,0,,2237,247,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10940132499993,44.48105902399997,4651,0,0,0,2014-06-22 22:58:54.369-04,21.84,21.9,-1.44418,-0.455488,2.28321,Clear,6,0,0,,2237,248,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10940132499993,44.48105902399997,4652,0,0,0,2014-06-22 22:58:59.406-04,21.84,21.9,-1.48145,1.06399,-2.58897,Clear,6,0,0,,2237,249,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10940132499993,44.48105902399997,4653,0,0,0,2014-06-22 22:59:03.464-04,21.86,21.9,-1.23111,2.85598,-0.985017,Clear,6,0,0,,2237,250,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10807866000004,44.48029786299997,4654,0,0,0,2014-06-22 22:59:06.314-04,21.86,21.9,-1.24529,0.570175,-3.00415,Clear,6,0,0,,2237,251,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10807866000004,44.48029786299997,4655,0,0,0,2014-06-22 22:59:10.72-04,21.87,21.9,-1.45217,3.01352,-1.11697,Clear,6,0,0,,2237,252,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10807866000004,44.48029786299997,4656,0,0,0,2014-06-22 22:59:15.812-04,21.8,21.9,-1.44921,-0.07226,2.01525,Clear,6,0,0,,2237,253,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10807866000004,44.48029786299997,4657,0,0,0,2014-06-22 22:59:20.591-04,21.82,21.9,-1.20645,3.12027,-1.73764,Clear,6,0,0,,2237,254,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10807866000004,44.48029786299997,4658,0,0,0,2014-06-22 22:59:28.993-04,21.68,21.9,-1.41134,2.69905,-2.15093,Clear,6,0,0,,2237,255,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10807866000004,44.48029786299997,4659,0,0,0,2014-06-22 22:59:34.2-04,21.7,21.9,-1.40921,-0.161348,1.71402,Clear,6,0,0,,2237,256,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.095013201,44.46794369300002,4660,0,0,0,2014-06-22 23:02:36.688-04,21.84,20.6,-1.45575,2.44373,-1.25006,Clear,6,0,0,,2237,257,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.095013201,44.46794369300002,4661,0,0,0,2014-06-22 23:02:40.981-04,21.9,20.6,-1.25416,2.80135,3.07961,Clear,6,0,0,,2237,258,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.095013201,44.46794369300002,4662,0,0,0,2014-06-22 23:02:46.081-04,21.92,20.6,-1.38061,-2.76466,1.79185,Clear,6,0,0,,2237,259,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.095013201,44.46794369300002,4663,0,0,0,2014-06-22 23:02:48.712-04,21.92,20.6,-1.37036,-0.0043942,-2.99497,Clear,6,0,0,,2237,260,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.095013201,44.46794369300002,4664,0,0,0,2014-06-22 23:02:53.267-04,21.93,20.6,-1.35162,2.92812,-0.622868,Clear,6,0,0,,2237,261,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.09420275499998,44.466558751,4665,0,0,0,2014-06-22 23:02:57.82-04,21.93,20.6,-1.42433,0.79624,2.53664,Clear,6,0,0,,2237,262,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.09420275499998,44.466558751,4666,0,0,0,2014-06-22 23:03:02.93-04,21.93,20.6,-1.4926,2.98274,1.21257,Clear,6,0,0,,2237,263,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.09420275499998,44.466558751,4668,0,0,0,2014-06-22 23:03:12.022-04,21.95,20.6,-1.51746,2.48108,-2.85649,Clear,6,0,0,,2237,265,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.09420275499998,44.466558751,4669,0,0,0,2014-06-22 23:03:16.736-04,21.95,20.6,-1.41662,-2.90287,0.536768,Clear,6,0,0,,2237,266,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.09420275499998,44.466558751,4670,0,0,0,2014-06-22 23:03:21.165-04,21.93,20.6,-1.36624,0.382447,-3.07524,Clear,6,0,0,,2237,267,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10216271299998,44.459835878,4671,0,0,0,2014-06-22 23:07:22.181-04,21.84,19.9,-1.51607,3.09255,-1.25205,Clear,6,0,0,,2237,7565,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10216271299998,44.459835878,4672,0,0,0,2014-06-22 23:07:24.6-04,21.84,19.9,-1.47758,1.19029,-2.96918,Clear,6,0,0,,2237,7566,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10216271299998,44.459835878,4673,0,0,0,2014-06-22 23:07:35.902-04,21.8,19.9,-1.54959,2.04241,-2.00819,Clear,6,0,0,,2237,7567,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10216271299998,44.459835878,4674,0,0,0,2014-06-22 23:07:39.077-04,21.8,19.9,-1.47961,2.92212,-1.63573,Clear,6,0,0,,2237,7568,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10216271299998,44.459835878,4675,0,0,0,2014-06-22 23:07:51.984-04,21.93,19.9,-1.48317,0.998843,-2.89382,Clear,6,0,0,,2237,7569,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10216271299998,44.459835878,4676,0,0,0,2014-06-22 23:07:56.346-04,21.88,19.9,-1.51805,1.83821,-1.92461,Clear,6,0,0,,2237,7570,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.111838027999994,44.437089487999998,4677,0,0,0,2014-06-22 23:10:31.221-04,21.82,20.6,-1.51484,-0.703231,1.87492,Clear,6,0,0,,2237,7571,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.111838027999994,44.437089487999998,4678,0,0,0,2014-06-22 23:10:33.643-04,21.82,20.6,-1.51742,-0.475011,2.11344,Clear,6,0,0,,2237,7572,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.111838027999994,44.437089487999998,4679,0,0,0,2014-06-22 23:10:36.443-04,21.84,20.6,-1.23059,-0.00220628,2.45235,Clear,6,0,0,,2237,7573,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.111838027999994,44.437089487999998,4680,0,0,0,2014-06-22 23:10:39.337-04,21.84,20.6,-1.44361,0.693062,3.10536,Clear,6,0,0,,2237,7574,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.111958141000002,44.435882829,4681,0,0,0,2014-06-22 23:10:43.399-04,21.89,20.6,-1.48621,2.28178,-3.00399,Clear,6,0,0,,2237,7575,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.111958141000002,44.435882829,4682,0,0,0,2014-06-22 23:10:45.681-04,21.89,20.6,-1.49951,-1.00211,1.76669,Clear,6,0,0,,2237,7576,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10854536499998,44.429098349,4683,0,0,0,2014-06-22 23:13:48.969-04,21.89,20.9,-1.36899,-2.77749,-0.433532,Clear,6,0,0,,2237,7577,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10854536499998,44.429098349,4684,0,0,0,2014-06-22 23:13:54.435-04,21.89,20.9,-1.53905,-1.08328,1.44663,Clear,6,0,0,,2237,7578,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10854536499998,44.429098349,4685,0,0,0,2014-06-22 23:13:56.615-04,21.88,20.9,-1.52841,-0.284766,2.09933,Clear,6,0,0,,2237,7579,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10854536499998,44.429098349,4686,0,0,0,2014-06-22 23:13:57.671-04,21.88,20.9,-1.45808,-2.66544,-0.33829,Clear,6,0,0,,2237,7580,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10854536499998,44.429098349,4687,0,0,0,2014-06-22 23:14:01.54-04,21.9,20.9,-1.50304,-2.45212,0.0662362,Clear,6,0,0,,2237,7581,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.10854536499998,44.429098349,4688,0,0,0,2014-06-22 23:14:06.727-04,21.9,20.9,-1.44953,-1.25019,1.10924,Clear,6,0,0,,2237,7582,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.088740353000006,44.40932007499997,4689,0,0,0,2014-06-22 23:17:57.796-04,21.95,21.2,-1.51033,-0.140141,2.31938,Clear,6,0,0,,2237,7583,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.088740353000006,44.40932007499997,4690,0,0,0,2014-06-22 23:18:00.733-04,21.95,21.2,-1.4956,-0.673028,1.43324,Clear,6,0,0,,2237,7584,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.088740353000006,44.40932007499997,4691,0,0,0,2014-06-22 23:18:02.934-04,21.88,21.2,-1.43171,-2.04814,-0.14795,Clear,6,0,0,,2237,7585,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.088740353000006,44.40932007499997,4692,0,0,0,2014-06-22 23:18:05.432-04,21.88,21.2,-1.52162,-2.76502,-0.377118,Clear,6,0,0,,2237,7586,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.088197205,44.408154488,4693,0,0,0,2014-06-22 23:18:09.108-04,21.9,21.2,-1.47167,0.975817,-2.73364,Clear,6,0,0,,2237,7587,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.088197205,44.408154488,4694,0,0,0,2014-06-22 23:18:11.295-04,21.9,21.2,-1.5126,1.864,-1.86008,Clear,6,0,0,,2237,7588,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4695,0,0,0,2014-06-22 23:20:38.326-04,21.88,21.5,-1.55087,-0.507696,1.38161,Clear,6,0,0,,2237,7589,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4697,0,0,0,2014-06-22 23:20:43.85-04,21.88,21.5,-1.48436,-1.72736,0.069652,Clear,6,0,0,,2237,7591,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4698,0,0,0,2014-06-22 23:20:47.307-04,21.88,21.5,-1.34631,-3.04768,-0.902134,Clear,6,0,0,,2237,7592,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4699,0,0,0,2014-06-22 23:21:55.847-04,21.8,21.5,-1.4833,-0.769575,1.18085,Clear,6,0,0,,2237,7593,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4700,0,0,0,2014-06-22 23:21:58.771-04,21.8,21.5,-1.51734,-2.06958,-0.412169,Clear,6,0,0,,2237,7594,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4701,0,0,0,2014-06-22 23:22:02.613-04,21.84,21.5,-1.54016,0.379341,2.5137,Clear,6,0,0,,2237,7595,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4702,0,0,0,2014-06-22 23:22:06.888-04,21.8,21.5,-1.42174,-1.29804,0.460023,Clear,6,0,0,,2237,7596,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4703,0,0,0,2014-06-22 23:22:12.055-04,21.7,21.5,-1.54342,-1.79448,0.531216,Clear,6,0,0,,2237,7597,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.077736087000005,44.395279045999999,4704,0,0,0,2014-06-22 23:22:22.679-04,22.03,21.5,-1.50845,-0.549967,1.33973,Clear,6,0,0,,2237,7598,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4706,0,0,0,2014-06-22 23:33:40.128-04,21.84,22.2,-1.38316,2.93147,-0.731448,Clear,6,0,0,,2237,5357,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4707,0,0,0,2014-06-22 23:33:43.213-04,21.84,22.2,-1.33718,0.768564,-2.79583,Clear,6,0,0,,2237,5358,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4708,0,0,0,2014-06-22 23:33:44.292-04,21.84,21.9,-1.46338,-2.92538,0.0854398,Clear,6,0,0,,2237,5359,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4709,0,0,0,2014-06-22 23:33:46.817-04,21.97,21.9,-1.32272,2.87302,-0.799349,Clear,6,0,0,,2237,5360,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4710,0,0,0,2014-06-22 23:33:50.347-04,21.97,21.9,-1.46917,2.00958,-1.37192,Clear,6,0,0,,2237,5361,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4711,0,0,0,2014-06-22 23:33:54.01-04,21.93,21.9,-1.42002,2.9625,2.89182,Clear,6,0,0,,2237,5362,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4712,0,0,0,2014-06-22 23:34:01.463-04,22.02,21.9,-1.47431,2.35851,-1.43417,Clear,6,0,0,,2237,5363,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4713,0,0,0,2014-06-22 23:34:05.054-04,21.9,21.9,-1.26202,2.64831,-3.07461,Clear,6,0,0,,2237,5364,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4714,0,0,0,2014-06-22 23:34:11.029-04,21.98,21.9,-1.44589,2.07187,-0.53544,Clear,6,0,0,,2237,5365,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4715,0,0,0,2014-06-22 23:34:16.174-04,21.98,21.9,-1.42504,2.68667,-1.08515,Clear,6,0,0,,2237,5366,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4716,0,0,0,2014-06-22 23:34:20.308-04,22.01,21.9,-1.55732,1.51871,-2.04373,Clear,6,0,0,,2237,5367,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4717,0,0,0,2014-06-22 23:34:27.989-04,21.92,21.9,-1.47724,2.45015,-1.04377,Clear,6,0,0,,2237,5368,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4718,0,0,0,2014-06-22 23:34:37.102-04,21.79,21.9,-1.41477,2.5739,-1.52408,Clear,6,0,0,,2237,5369,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4719,0,0,0,2014-06-22 23:34:42.686-04,21.79,21.9,-1.42391,2.20101,2.25201,Clear,6,0,0,,2237,5370,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4720,0,0,0,2014-06-22 23:34:57.087-04,21.74,21.5,-1.31043,2.65628,3.14002,Clear,6,0,0,,2237,5371,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4721,0,0,0,2014-06-22 23:35:01.511-04,21.86,21.5,-1.45598,2.92402,-0.190788,Clear,6,0,0,,2237,5372,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4722,0,0,0,2014-06-22 23:35:03.464-04,21.86,21.5,-1.45738,1.19231,-2.31967,Clear,6,0,0,,2237,5373,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4723,0,0,0,2014-06-22 23:35:53.468-04,21.75,21.2,-1.44383,3.00803,-1.11946,Clear,6,0,0,,2237,5374,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4724,0,0,0,2014-06-22 23:35:59.17-04,21.86,21.2,-1.49333,1.61802,-1.72824,Clear,6,0,0,,2237,5375,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4725,0,0,0,2014-06-22 23:36:04.41-04,21.86,21.2,-1.29486,3.06527,-0.823606,Clear,6,0,0,,2237,5376,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4726,0,0,0,2014-06-22 23:36:06.584-04,21.96,21.2,-1.44159,2.46107,-1.22453,Clear,6,0,0,,2237,5377,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4727,0,0,0,2014-06-22 23:36:08.913-04,21.96,21.2,-1.45502,1.06247,-2.46249,Clear,6,0,0,,2237,5378,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4728,0,0,0,2014-06-22 23:36:12.532-04,21.97,20.9,-1.53079,2.17049,-1.11893,Clear,6,0,0,,2237,5379,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4729,0,0,0,2014-06-22 23:36:17.344-04,21.97,20.9,-1.44862,2.38251,-0.995663,Clear,6,0,0,,2237,5380,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4730,0,0,0,2014-06-22 23:36:22.385-04,21.98,21.2,-1.5228,2.30181,-1.22653,Clear,6,0,0,,2237,5381,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4731,0,0,0,2014-06-22 23:36:25.887-04,21.97,20.9,-1.46464,2.31902,-1.34235,Clear,6,0,0,,2237,5382,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07002540700003,44.375227019,4732,0,0,0,2014-06-22 23:36:30.79-04,21.96,20.9,-1.34807,2.63241,-1.27403,Clear,6,0,0,,2237,5383,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.37496365999999,4733,0,0,0,2014-06-22 23:36:40.78-04,21.9,20.9,-1.51715,-3.07062,-0.6955,Clear,6,0,0,,2237,5384,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.37496365999999,4735,0,0,0,2014-06-22 23:36:50.983-04,21.96,20.9,-1.4406,-3.09295,-0.313558,Clear,6,0,0,,2237,5386,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.37496365999999,4736,0,0,0,2014-06-22 23:36:56.155-04,21.96,20.9,-1.47343,1.02696,-2.22489,Clear,6,0,0,,2237,5387,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.37496365999999,4737,0,0,0,2014-06-22 23:37:04.212-04,21.93,20.6,-1.48398,0.649454,3.04842,Clear,6,0,0,,2237,5388,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.37496365999999,4738,0,0,0,2014-06-22 23:37:08.293-04,21.93,20.6,-1.47073,2.0868,-1.79539,Clear,6,0,0,,2237,5389,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.37496365999999,4739,0,0,0,2014-06-22 23:37:12.729-04,21.95,20.6,-1.49657,1.4998,-1.85787,Clear,6,0,0,,2237,5390,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.37496365999999,4740,0,0,0,2014-06-22 23:37:30.092-04,21.86,20.6,-1.38127,1.52197,-2.27558,Clear,6,0,0,,2237,5391,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.37496365999999,4741,0,0,0,2014-06-22 23:37:33.842-04,21.86,20.6,-1.44463,3.12642,-1.23967,Clear,6,0,0,,2237,5392,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.070262615000004,44.37496365999999,4742,0,0,0,2014-06-22 23:37:37.823-04,21.93,20.9,-1.47036,1.69181,-1.75427,Clear,6,0,0,,2237,5393,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076390204999996,44.372983519000002,4744,0,0,0,2014-06-22 23:41:13.748-04,21.64,19.3,-1.41713,0.292056,-2.82719,Clear,6,0,0,,2237,5395,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076390204999996,44.372983519000002,4745,0,0,0,2014-06-22 23:41:15.901-04,21.94,19.3,-1.55034,-2.86535,0.395175,Clear,6,0,0,,2237,5396,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076390204999996,44.372983519000002,4746,0,0,0,2014-06-22 23:41:19.365-04,21.94,19.3,-1.4622,1.61097,-1.73312,Clear,6,0,0,,2237,5397,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076390204999996,44.372983519000002,4747,0,0,0,2014-06-22 23:41:20.967-04,21.94,19.3,-1.40113,0.334302,-2.73719,Clear,6,0,0,,2237,5398,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076390204999996,44.372983519000002,4748,0,0,0,2014-06-22 23:41:23.788-04,21.98,19.3,-1.54798,1.07145,-1.22361,Clear,6,0,0,,2237,5399,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076390204999996,44.372983519000002,4749,0,0,0,2014-06-22 23:41:26.706-04,21.98,19,-1.4222,0.679054,-2.38758,Clear,6,0,0,,2237,5400,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076390204999996,44.372983519000002,4750,0,0,0,2014-06-22 23:41:30.315-04,21.99,19,-1.35648,0.296862,-2.94095,Clear,6,0,0,,2237,5401,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076390204999996,44.372983519000002,4751,0,0,0,2014-06-22 23:41:32.815-04,21.99,19,-1.37328,-0.0401209,3.13819,Clear,6,0,0,,2237,5402,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076390204999996,44.372983519000002,4752,0,0,0,2014-06-22 23:41:35.428-04,21.99,19.3,-1.47515,0.846328,-2.98,Clear,6,0,0,,2237,5403,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076609055999995,44.368852832999998,4753,0,0,0,2014-06-22 23:43:23.109-04,21.88,19,-1.4387,0.859759,-2.6363,Clear,6,0,0,,2237,5404,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076609055999995,44.368852832999998,4754,0,0,0,2014-06-22 23:43:27.437-04,21.89,19.3,-1.40252,2.67027,-0.982876,Clear,6,0,0,,2237,5405,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076609055999995,44.368852832999998,4755,0,0,0,2014-06-22 23:43:31.214-04,21.89,19,-1.43468,2.08375,-1.61971,Clear,6,0,0,,2237,5406,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076609055999995,44.368852832999998,4756,0,0,0,2014-06-22 23:43:35.025-04,21.93,19.3,-1.5087,2.23517,-1.28187,Clear,6,0,0,,2237,5407,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076609055999995,44.368852832999998,4757,0,0,0,2014-06-22 23:43:38.529-04,21.93,19.3,-1.50513,2.37701,-1.15472,Clear,6,0,0,,2237,5408,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076609055999995,44.368852832999998,4758,0,0,0,2014-06-22 23:43:40.559-04,21.93,19.3,-1.10585,3.04821,-3.11316,Clear,6,0,0,,2237,5409,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076347709000004,44.366801782000003,4759,0,0,0,2014-06-22 23:44:03.465-04,21.79,19.3,-1.48066,1.98981,-1.76741,Clear,6,0,0,,2237,5410,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076347709000004,44.366801782000003,4760,0,0,0,2014-06-22 23:44:09.114-04,21.83,19.3,-1.48393,2.87933,-1.13294,Clear,6,0,0,,2237,5411,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076016959,44.36403743000003,4761,0,0,0,2014-06-22 23:45:30.504-04,21.9,19,-1.38573,3.04479,-0.606539,Clear,6,0,0,,2237,5412,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076016959,44.36403743000003,4762,0,0,0,2014-06-22 23:45:32.834-04,21.9,19,-1.52664,-2.26392,0.731389,Clear,6,0,0,,2237,5413,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076016959,44.36403743000003,4763,0,0,0,2014-06-22 23:45:34.951-04,21.9,19,-1.45607,-0.00107933,2.75542,Clear,6,0,0,,2237,5414,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.076016959,44.36403743000003,4764,0,0,0,2014-06-22 23:45:38.451-04,21.91,19.3,-1.37339,2.32326,-0.980086,Clear,6,0,0,,2237,5415,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07662246700007,44.360795226,4765,0,0,0,2014-06-22 23:46:50.035-04,21.88,19,-1.40564,2.89779,-0.876361,Clear,6,0,0,,2237,5416,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07662246700007,44.360795226,4766,0,0,0,2014-06-22 23:46:53.187-04,21.88,19,-1.54449,2.57171,-1.0421,Clear,6,0,0,,2237,5417,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07662246700007,44.360795226,4767,0,0,0,2014-06-22 23:46:57.529-04,21.92,19,-1.39194,3.07215,-0.608224,Clear,6,0,0,,2237,5418,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07662246700007,44.360795226,4768,0,0,0,2014-06-22 23:47:06.013-04,21.92,19.3,-1.42259,0.47355,3.13352,Clear,6,0,0,,2237,5419,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07662246700007,44.360795226,4769,0,0,0,2014-06-22 23:47:09.226-04,21.93,19.3,-1.50577,1.24653,-2.36752,Clear,6,0,0,,2237,5420,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07662246700007,44.360795226,4770,0,0,0,2014-06-22 23:47:13.448-04,21.93,19,-1.40424,-2.83827,0.0534303,Clear,6,0,0,,2237,5421,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.07662246700007,44.360795226,4771,0,0,0,2014-06-22 23:47:16.377-04,21.92,19.3,-1.5264,-3.03753,-0.174087,Clear,6,0,0,,2237,5422,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4773,0,0,0,2014-06-22 23:50:29.916-04,21.92,19.6,-1.48787,3.05903,-0.78894,Clear,6,0,0,,2237,5424,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4774,0,0,0,2014-06-22 23:50:34.818-04,21.92,19.6,-1.54345,2.03963,-1.81129,Clear,6,0,0,,2237,5425,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4775,0,0,0,2014-06-22 23:50:38.7-04,21.82,19.6,-1.46105,-0.996247,1.60212,Clear,6,0,0,,2237,5426,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4776,0,0,0,2014-06-22 23:50:42.046-04,21.81,19.9,-1.47427,-1.671,1.01201,Clear,6,0,0,,2237,5427,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4777,0,0,0,2014-06-22 23:50:45.787-04,21.81,19.6,-1.45463,-0.77558,1.96842,Clear,6,0,0,,2237,5428,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4778,0,0,0,2014-06-22 23:50:48.7-04,21.82,19.6,-1.52105,0.0994121,2.74701,Clear,6,0,0,,2237,5429,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4779,0,0,0,2014-06-22 23:50:50.524-04,21.82,19.6,-1.41458,3.04693,-0.836486,Clear,6,0,0,,2237,5430,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.067410421000005,44.346049698000002,4780,0,0,0,2014-06-22 23:50:51.8-04,21.82,19.6,-1.3867,2.8402,-1.1096,Clear,6,0,0,,2237,5431,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.066574576999997,44.345841407999998,4782,0,0,0,2014-06-22 23:52:05.187-04,21.82,19.9,-1.43019,2.98329,-0.508806,Clear,6,0,0,,2237,5433,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.066574576999997,44.345841407999998,4783,0,0,0,2014-06-22 23:52:07.439-04,21.82,19.9,-1.37716,0.18962,2.7533,Clear,6,0,0,,2237,5434,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.066574576999997,44.345841407999998,4784,0,0,0,2014-06-22 23:52:10.372-04,21.89,19.9,-1.51618,-1.23611,1.40321,Clear,6,0,0,,2237,5435,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.066574576999997,44.345841407999998,4785,0,0,0,2014-06-22 23:52:13.274-04,21.89,19.9,-1.34658,2.8702,-0.733399,Clear,6,0,0,,2237,5436,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.066574576999997,44.345841407999998,4786,0,0,0,2014-06-22 23:52:15.8-04,21.88,19.9,-1.39748,2.09611,-1.97782,Clear,6,0,0,,2237,5437,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06332005199995,44.344537267,4787,0,0,0,2014-06-22 23:52:54.462-04,21.88,19.9,-1.33601,0.67707,-2.50652,Clear,6,0,0,,2237,5438,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06332005199995,44.344537267,4788,0,0,0,2014-06-22 23:52:59.719-04,21.91,19.9,-1.42603,1.69757,-1.40317,Clear,6,0,0,,2237,5439,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06332005199995,44.344537267,4789,0,0,0,2014-06-22 23:53:00.982-04,21.91,19.9,-1.40379,1.09152,-2.03515,Clear,6,0,0,,2237,5440,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06332005199995,44.344537267,4790,0,0,0,2014-06-22 23:53:02.75-04,21.91,19.9,-1.40463,2.47363,-0.152357,Clear,6,0,0,,2237,5441,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06332005199995,44.344537267,4791,0,0,0,2014-06-22 23:53:05.657-04,21.92,19.9,-1.48636,1.01414,-1.76615,Clear,6,0,0,,2237,5442,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06332005199995,44.344537267,4792,0,0,0,2014-06-22 23:53:08.741-04,21.92,19.9,-1.36488,0.79737,-2.3336,Clear,6,0,0,,2237,5443,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06332005199995,44.344537267,4793,0,0,0,2014-06-22 23:53:10.844-04,21.92,19.9,-1.34689,2.95263,0.73743,Clear,6,0,0,,2237,5444,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061484164000007,44.34435940299999,4794,0,0,0,2014-06-22 23:53:13.028-04,21.93,19.9,-1.38021,2.64,-0.136162,Clear,6,0,0,,2237,5445,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061484164000007,44.34435940299999,4795,0,0,0,2014-06-22 23:53:16.46-04,21.93,19.9,-1.41366,0.883859,-2.18864,Clear,6,0,0,,2237,5446,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061484164000007,44.34435940299999,4796,0,0,0,2014-06-22 23:53:19.481-04,21.93,19.9,-1.37719,0.646157,-2.37886,Clear,6,0,0,,2237,5447,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061484164000007,44.34435940299999,4797,0,0,0,2014-06-22 23:53:21.772-04,21.93,19.9,-1.53442,3.03055,0.456754,Clear,6,0,0,,2237,5448,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061484164000007,44.34435940299999,4798,0,0,0,2014-06-22 23:53:24.914-04,21.94,19.9,-1.34758,0.602013,-2.37799,Clear,6,0,0,,2237,5449,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.060677237999997,44.343997557000002,4799,0,0,0,2014-06-22 23:53:26.706-04,21.94,19.9,-1.45712,0.787695,-2.13054,Clear,6,0,0,,2237,5450,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.060677237999997,44.343997557000002,4800,0,0,0,2014-06-22 23:53:28.229-04,21.94,19.9,-1.18685,2.75607,-0.199296,Clear,6,0,0,,2237,5451,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.060677237999997,44.343997557000002,4801,0,0,0,2014-06-22 23:53:30.671-04,21.94,19.9,-1.31769,0.474116,-2.78503,Clear,6,0,0,,2237,5452,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06125919299998,44.333299482,4802,0,0,0,2014-06-22 23:56:21.75-04,21.93,19.9,-1.365,0.594053,-2.9507,Clear,6,0,0,,2237,5453,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06125919299998,44.333299482,4803,0,0,0,2014-06-22 23:56:24.95-04,21.93,19.6,-1.41559,-3.10168,-0.462965,Clear,6,0,0,,2237,5454,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06125919299998,44.333299482,4804,0,0,0,2014-06-22 23:56:27.628-04,21.95,19.6,-1.373,0.869903,-2.47662,Clear,6,0,0,,2237,5455,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06125919299998,44.333299482,4805,0,0,0,2014-06-22 23:56:30.691-04,21.95,19.9,-1.40229,0.825634,-2.61531,Clear,6,0,0,,2237,5456,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06125919299998,44.333299482,4806,0,0,0,2014-06-22 23:56:32.726-04,21.95,19.9,-1.46294,1.94144,-1.61013,Clear,6,0,0,,2237,5457,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06125919299998,44.333299482,4807,0,0,0,2014-06-22 23:56:34.776-04,21.96,19.9,-1.49149,0.826204,-2.66563,Clear,6,0,0,,2237,5458,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06125919299998,44.333299482,4808,0,0,0,2014-06-22 23:56:36.713-04,21.96,19.9,-1.45762,0.939631,-2.686,Clear,6,0,0,,2237,5459,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06125919299998,44.333299482,4809,0,0,0,2014-06-22 23:56:39.051-04,21.96,19.9,-1.43289,0.583995,-3.03636,Clear,6,0,0,,2237,5460,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.06125919299998,44.333299482,4811,0,0,0,2014-06-22 23:56:43.638-04,21.93,19.9,-1.50149,1.63041,-2.23075,Clear,6,0,0,,2237,5462,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94

-68.061259192999998,44.333299482,4812,0,0,0,2014-06-22 23:56:46.652-04,21.88,19.6,-1.40553,0.74793,-3.07822,Clear,6,0,0,,2237,5463,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061259192999998,44.333299482,4813,0,0,0,2014-06-22 23:56:48.975-04,21.88,19.6,-1.27842,0.563363,3.01322,Clear,6,0,0,,2237,5464,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061259192999998,44.333299482,4814,0,0,0,2014-06-22 23:56:51.32-04,21.88,19.9,-1.29645,0.0292096,2.55954,Clear,6,0,0,,2237,5465,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061259192999998,44.333299482,4815,0,0,0,2014-06-22 23:56:55.864-04,21.83,19.9,-1.43488,1.12087,-2.81282,Clear,6,0,0,,2237,5466,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061259192999998,44.333299482,4816,0,0,0,2014-06-22 23:57:01.004-04,21.82,19.9,-1.42328,2.45867,-1.74834,Clear,6,0,0,,2237,5467,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4817,0,0,0,2014-06-23 00:01:15.568-04,21.95,19.6,-1.46269,-0.400451,2.13585,Clear,6,0,0,,2237,5468,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4818,0,0,0,2014-06-23 00:01:17.749-04,21.95,19.6,-1.42317,-0.369889,2.28311,Clear,6,0,0,,2237,5469,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.052658989999998,44.3386968,5138,-21,9,12,2014-06-23 00:45:52.099-04,21.4,14.5,-1.49583,-3.08106,0.290248,Clear,5,0,0,,2275,3330,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052686019999996,44.338693749999997,5139,-21,10,12,2014-06-23 00:45:53.571-04,21.39,14.5,-1.49092,3.03859,0.199795,Clear,5,0,0,,2275,3331,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052710579999996,44.338691799999999,5140,-20,9,12,2014-06-23 00:45:55.808-04,21.39,14.5,-1.47512,2.297,-0.635069,Clear,5,0,0,,2275,3332,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052735870000006,44.33869086,5141,-21,9,12,2014-06-23 00:45:57.268-04,21.38,14.5,-1.55692,0.763859,-2.06559,Clear,5,0,0,,2275,3333,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052763490000004,44.33868727,5142,-21,9,12,2014-06-23 00:45:59.736-04,21.38,14.5,-1.51962,2.25828,0.526107,Clear,5,0,0,,2275,3334,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052790869999995,44.338684729999997,5143,-21,9,12,2014-06-23 00:46:01.37-04,21.42,14.5,-1.38918,1.22493,-0.468956,Clear,5,0,0,,2275,3335,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052817959999999,44.33868331,5144,-21,9,12,2014-06-23 00:46:03.221-04,21.42,14.5,-1.4907,2.1845,0.798391,Clear,5,0,0,,2275,3336,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052844309999998,44.338681190000003,5145,-21,9,12,2014-06-23 00:46:04.878-04,21.42,14.5,-1.46972,1.96655,0.646405,Clear,5,0,0,,2275,3337,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05287586,44.338679249999998,5146,-22,9,12,2014-06-23 00:46:06.965-04,21.42,14.5,-1.50488,2.3035,0.76842,Clear,5,0,0,,2275,3338,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052905319999994,44.338677400000002,5147,-22,9,10,2014-06-23 00:46:09.367-04,21.42,14.5,-1.49671,1.66534,0.521997,Clear,5,0,0,,2275,3339,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052930700000005,44.338675539999997,5148,-22,9,7,2014-06-23 00:46:11.58-04,21.42,14.5,-1.46196,2.63804,1.60831,Clear,5,0,0,,2275,3340,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05295522,44.338676769999999,5149,-22,9,10,2014-06-23 00:46:13.532-04,21.41,14.5,-1.48418,1.95381,0.356103,Clear,5,0,0,,2275,3341,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052980959999999,44.33867386,5150,-22,9,10,2014-06-23 00:46:15.433-04,21.41,14.5,-1.38192,-2.95311,2.0394,Clear,5,0,0,,2275,3342,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053007969999996,44.338673419999999,5151,-22,9,10,2014-06-23 00:46:17.397-04,21.43,14.5,-1.39043,2.90176,0.666512,Clear,5,0,0,,2275,3343,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.057611389000002,44.336776463,4820,0,0,0,2014-06-23 00:01:22.939-04,21.92,19.6,-1.40251,2.66765,-2.15022,Clear,6,0,0,,2237,5471,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4821,0,0,0,2014-06-23 00:01:25.134-04,21.92,19.6,-1.2588,-0.122764,2.77616,Clear,6,0,0,,2237,5472,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4822,0,0,0,2014-06-23 00:02:15.835-04,21.87,19.6,-1.50067,2.90247,-0.92889,Clear,6,0,0,,2237,5473,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4823,0,0,0,2014-06-23 00:02:17.561-04,21.87,19.6,-1.54928,-0.207646,2.38353,Clear,6,0,0,,2237,5474,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4824,0,0,0,2014-06-23 00:02:20.46-04,21.86,19.6,-1.50427,-2.51496,0.0322076,Clear,6,0,0,,2237,5475,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4825,0,0,0,2014-06-23 00:02:22.449-04,21.86,19.6,-1.42913,0.861031,-2.9144,Clear,6,0,0,,2237,5476,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4826,0,0,0,2014-06-23 00:02:24.659-04,21.86,19.6,-1.53695,-0.238706,2.3739,Clear,6,0,0,,2237,5477,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4827,0,0,0,2014-06-23 00:02:26.15-04,21.87,19.6,-1.45491,0.189177,2.83795,Clear,6,0,0,,2237,5478,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4828,0,0,0,2014-06-23 00:02:29.596-04,21.87,19.6,-1.42518,0.153778,2.80653,Clear,6,0,0,,2237,5479,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.057611389000002,44.336776463,4829,0,0,0,2014-06-23 00:02:33.23-04,21.85,19.6,-1.53059,0.95682,-2.88807,Clear,6,0,0,,2237,5480,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.058714531000007,44.336328954000003,4830,0,0,0,2014-06-23 00:03:57.005-04,21.92,19.3,-1.51583,-2.66191,0.12743,Clear,6,0,0,,2237,5481,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.058714531000007,44.336328954000003,4831,0,0,0,2014-06-23 00:03:58.347-04,21.92,19.3,-1.40859,3.01454,-0.926976,Clear,6,0,0,,2237,5482,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.058714531000007,44.336328954000003,4832,0,0,0,2014-06-23 00:04:00.065-04,21.92,19.3,-1.39772,-2.95916,-0.717968,Clear,6,0,0,,2237,5483,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.058714531000007,44.336328954000003,4833,0,0,0,2014-06-23 00:04:01.187-04,21.92,19.3,-1.4735,-1.54056,1.04253,Clear,6,0,0,,2237,5484,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061952962999996,44.338833299,4834,0,0,0,2014-06-23 00:12:50.569-04,21.82,19.6,-1.50739,0.723331,-2.45524,Clear,6,0,0,,2237,6624,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061952962999996,44.338833299,4835,0,0,0,2014-06-23 00:12:53.732-04,21.84,19.6,-1.42832,0.710126,-2.60506,Clear,6,0,0,,2237,6625,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061952962999996,44.338833299,4836,0,0,0,2014-06-23 00:12:58.519-04,21.84,19.6,-1.45408,0.89392,-2.55371,Clear,6,0,0,,2237,6626,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061952962999996,44.338833299,4837,0,0,0,2014-06-23 00:13:03.973-04,21.8,19.6,-1.4709,2.72148,-1.51135,Clear,6,0,0,,2237,6627,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061952962999996,44.338833299,4838,0,0,0,2014-06-23 00:13:11.886-04,21.68,19.6,-1.53588,-1.65243,-0.281674,Clear,6,0,0,,2237,6628,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061952962999996,44.338833299,4839,0,0,0,2014-06-23 00:13:26.704-04,21.59,19.6,-1.50946,-2.87933,-0.763299,Clear,6,0,0,,2237,6629,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061952962999996,44.338833299,4840,0,0,0,2014-06-23 00:13:32.364-04,21.65,19.6,-1.45146,0.0435443,2.31617,Clear,6,0,0,,2237,6630,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061952962999996,44.338833299,4841,0,0,0,2014-06-23 00:13:38.427-04,21.72,19.3,-1.23346,3.0418,-1.39788,Clear,6,0,0,,2237,6631,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.061952962999996,44.338833299,4842,0,0,0,2014-06-23 00:13:43.833-04,21.71,19.3,-1.52562,1.80933,-2.35922,Clear,6,0,0,,2237,6632,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,16,94
-68.053032970000004,44.33867679,5152,-22,9,9,2014-06-23 00:46:19.525-04,21.43,14.5,-1.48021,-2.60725,1.13491,Clear,5,0,0,,2275,3344,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053058719999996,44.338673929999999,5153,-22,9,9,2014-06-23 00:46:21.706-04,21.4,14.5,-1.46113,-2.90824,0.786406,Clear,5,0,0,,2275,3345,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053081829999996,44.3386704,5154,-21,9,10,2014-06-23 00:46:24.342-04,21.38,14.5,-1.39588,-2.90078,0.98371,Clear,5,0,0,,2275,3346,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053130089999996,44.338670639999997,5155,-20,9,8,2014-06-23 00:46:26.645-04,21.38,14.1,-1.44699,3.02301,1.76854,Clear,5,0,0,,2275,3347,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053130089999996,44.338670639999997,5156,-20,9,8,2014-06-23 00:46:28.077-04,21.38,14.1,-1.53251,1.5232,-0.188597,Clear,5,0,0,,2275,3348,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053156400000006,44.338669369999998,5157,-22,9,10,2014-06-23 00:46:29.524-04,21.39,14.5,-1.54955,2.32993,-0.38376,Clear,5,0,0,,2275,3349,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053180889999993,44.338660240000003,5158,-22,9,9,2014-06-23 00:46:30.824-04,21.39,14.5,-1.4322,0.148616,3.07625,Clear,5,0,0,,2275,3350,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053180889999993,44.338660240000003,5159,-22,9,9,2014-06-23 00:46:32.235-04,21.37,14.5,-1.43844,-1.09009,2.27952,Clear,5,0,0,,2275,3351,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053200079999996,44.33864914,5160,-21,9,10,2014-06-23 00:46:33.689-04,21.37,14.5,-1.37527,-0.0338674,-3.09216,Clear,5,0,0,,2275,3352,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053223099999997,44.338642419999999,5161,-20,9,8,2014-06-23 00:46:35.287-04,21.37,14.1,-1.47459,0.0605359,-2.88215,Clear,5,0,0,,2275,3353,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05324761,44.33863461,5162,-20,9,10,2014-06-23 00:46:37.016-04,21.31,14.1,-1.36562,0.357173,-2.80366,Clear,5,0,0,,2275,3354,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053278199999994,44.338623269999999,5163,-20,9,11,2014-06-23 00:46:39.042-04,21.31,14.1,-1.38673,0.180185,-1.68413,Clear,5,0,0,,2275,3355,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053316379999998,44.338623929999997,5164,-20,9,12,2014-06-23 00:46:40.825-04,21.34,14.1,-1.46171,0.941503,-0.596496,Clear,5,0,0,,2275,3356,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053349979999993,44.338621779999997,5165,-20,9,9,2014-06-23 00:46:42.552-04,21.34,14.5,-1.55218,-0.467657,-1.81642,Clear,5,0,0,,2275,3357,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053381720000004,44.338618349999997,5166,-19,9,10,2014-06-23 00:46:44.593-04,21.46,14.5,-1.52213,-0.503639,-1.84374,Clear,5,0,0,,2275,3358,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053381720000004,44.338618349999997,5167,-19,9,10,2014-06-23 00:46:46.219-04,21.46,14.5,-1.46407,0.685404,0.688555,Clear,5,0,0,,2275,3359,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053435859999993,44.338611909999997,5168,-19,9,7,2014-06-23 00:46:48.929-04,21.43,14.1,-1.52069,0.903286,0.905926,Clear,5,0,0,,2275,3360,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059974679999996,44.332994679999999,4949,-2,9,11,2014-06-23 00:15:42.473-04,21.5,15.4,-1.45253,1.1036,-2.09633,Clear,5,0,0,,2275,9745,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059856150000002,44.332894799999998,4950,-7,9,12,2014-06-23 00:16:01.901-04,21.49,15.4,-1.46773,0.87366,-2.5958,Clear,5,0,0,,2275,9746,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059838499999998,44.33282097,4951,-8,9,10,2014-06-23 00:16:12.883-04,21.55,15.4,-1.4436,0.907887,-1.92473,Clear,5,0,0,,2275,9747,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059838499999998,44.33282097,4952,-8,9,10,2014-06-23 00:16:17.521-04,21.57,15.4,-1.40194,0.782315,-2.0488,Clear,5,0,0,,2275,9748,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059838499999998,44.33282097,4953,-8,9,10,2014-06-23 00:16:30.437-04,21.57,15.4,-1.47233,1.28322,-1.56533,Clear,5,0,0,,2275,9749,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059838499999998,44.33282097,4954,-8,9,10,2014-06-23 00:16:45.643-04,21.57,15.4,-1.44949,0.35353,-2.46793,Clear,5,0,0,,2275,9750,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059838499999998,44.33282097,4955,-8,9,10,2014-06-23 00:16:53.364-04,21.61,15.4,-1.40738,0.613146,-2.37423,Clear,5,0,0,,2275,9751,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060033509999997,44.332949669999998,4956,-10,11,9,2014-06-23 00:17:22.293-04,21.55,15.4,-1.50474,2.02821,-0.750868,Clear,5,0,0,,2275,9752,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060082199999997,44.332999190000002,4957,-12,9,11,2014-06-23 00:17:29.267-04,21.54,15.4,-1.48372,2.28947,-0.539474,Clear,5,0,0,,2275,9753,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060329240000002,44.333110529999999,4958,-14,9,12,2014-06-23 00:17:52.014-04,21.53,15.4,-1.47506,2.36447,-0.461477,Clear,5,0,0,,2275,9754,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060360520000003,44.333126290000003,4959,-12,9,12,2014-06-23 00:17:55.427-04,21.56,15.4,-1.47629,2.26058,-0.532808,Clear,5,0,0,,2275,9755,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060449719999994,44.333129229999997,4960,-9,9,12,2014-06-23 00:18:04.216-04,21.56,15.4,-1.53347,0.64529,-2.09629,Clear,5,0,0,,2275,9756,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060519009999993,44.33314096,4961,-8,10,12,2014-06-23 00:18:09.239-04,21.6,15.4,-1.44853,1.93809,-0.892628,Clear,5,0,0,,2275,9757,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060540079999996,44.333150949999997,4962,-8,10,12,2014-06-23 00:18:10.968-04,21.6,15.4,-1.52967,2.45369,-0.292919,Clear,5,0,0,,2275,9758,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060540079999996,44.333150949999997,4963,-8,10,12,2014-06-23 00:18:12.339-04,21.61,15.1,-1.50171,2.49369,-0.273381,Clear,5,0,0,,2275,9759,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060610620000006,44.333189400000002,4964,-5,10,12,2014-06-23 00:18:18.19-04,21.62,15.4,-1.52729,1.69507,-1.09027,Clear,5,0,0,,2275,9760,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060657219999996,44.333203019999999,4965,-6,10,12,2014-06-23 00:18:22.243-04,21.62,15.4,-1.5285,1.88999,-0.888407,Clear,5,0,0,,2275,9761,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06068071,44.333213970000003,4966,-6,10,12,2014-06-23 00:18:24.04-04,21.57,15.4,-1.49616,1.58936,-1.23,Clear,5,0,0,,2275,9762,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060726759999994,44.33322554,4967,-6,10,12,2014-06-23 00:18:28.16-04,21.58,15.1,-1.50463,1.81033,-0.97408,Clear,5,0,0,,2275,9763,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060793630000006,44.33324151,4968,-9,10,12,2014-06-23 00:18:33.391-04,21.64,15.1,-1.53891,2.06792,-0.731365,Clear,5,0,0,,2275,9764,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060813440000004,44.333254859999997,4969,-11,10,12,2014-06-23 00:18:35.506-04,21.64,15.1,-1.49094,0.991541,-1.84955,Clear,5,0,0,,2275,9765,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060869339999996,44.333317289999997,4970,-14,10,12,2014-06-23 00:18:44.254-04,21.66,15.1,-1.55697,2.53289,-0.253468,Clear,5,0,0,,2275,9766,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06093679,44.333349730000002,4971,-8,10,11,2014-06-23 00:18:48.461-04,21.57,15.1,-1.46445,1.14831,-1.6859,Clear,5,0,0,,2275,9767,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061017370000002,44.33336947,4972,-10,11,10,2014-06-23 00:18:54.783-04,21.57,15.1,-1.56369,-3.05971,0.486718,Clear,5,0,0,,2275,9768,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061154340000002,44.333350799999998,4973,-13,10,9,2014-06-23 00:19:08.239-04,21.52,15.1,-1.45833,2.08676,-0.743249,Clear,5,0,0,,2275,9769,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061243950000005,44.33332043,4974,-6,9,9,2014-06-23 00:19:15.477-04,21.54,15.1,-1.55872,2.87554,-0.0552575,Clear,5,0,0,,2275,9770,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06129061,44.33331296,4975,-6,10,11,2014-06-23 00:19:20.054-04,21.52,15.1,-1.42274,2.04618,-0.908599,Clear,5,0,0,,2275,9771,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061549970000002,44.333209179999997,4976,-12,10,12,2014-06-23 00:19:56.652-04,21.52,15.1,-1.52401,1.13155,-1.60747,Clear,5,0,0,,2275,9772,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061549970000002,44.333209179999997,4977,-12,10,12,2014-06-23 00:19:58.333-04,21.55,15.1,-1.49295,-0.0941665,-2.94345,Clear,5,0,0,,2275,9773,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061544999999995,44.333108160000002,4978,-15,9,12,2014-06-23 00:20:25.733-04,21.47,14.8,-1.51884,1.85013,-1.42089,Clear,5,0,0,,2275,9774,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061544999999995,44.333108160000002,4979,-15,9,12,2014-06-23 00:20:27.099-04,21.47,14.8,-1.51044,1.90259,-1.37639,Clear,5,0,0,,2275,9775,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061546070000006,44.333071850000003,4980,-14,10,13,2014-06-23 00:20:37.749-04,21.51,14.8,-1.49495,1.40995,-1.91602,Clear,5,0,0,,2275,9776,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061572659999996,44.33302802,4981,-11,9,13,2014-06-23 00:21:20.46-04,21.47,14.8,-1.49069,1.39799,-1.50183,Clear,5,0,0,,2275,9777,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061572659999996,44.33302802,4982,-11,9,13,2014-06-23 00:21:26.265-04,21.51,14.8,-1.54348,2.30504,-0.534103,Clear,5,0,0,,2275,9778,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061560400000005,44.333028059999997,4983,-11,9,8,2014-06-23 00:22:17.642-04,21.45,14.8,-1.38204,0.57299,-2.63307,Clear,5,0,0,,2275,9779,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061560400000005,44.333028059999997,4984,-11,9,8,2014-06-23 00:22:25.923-04,21.45,14.8,-1.48797,2.0135,-1.30711,Clear,5,0,0,,2275,9780,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061439050000004,44.33297451,4985,-9,9,10,2014-06-23 00:22:36.053-04,21.41,14.8,-1.47423,2.94482,-0.495034,Clear,5,0,0,,2275,9781,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061111260000004,44.332830809999997,4986,-10,9,10,2014-06-23 00:23:14.864-04,21.39,14.8,-1.47513,1.12234,-2.2165,Clear,5,0,0,,2275,9782,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06108057,44.332806519999998,4987,-11,9,8,2014-06-23 00:23:28.271-04,21.43,14.8,-1.51828,0.959821,-2.48134,Clear,5,0,0,,2275,9783,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06108057,44.332806519999998,4988,-11,9,8,2014-06-23 00:23:31.794-04,21.49,14.8,-1.51615,0.846688,-2.5941,Clear,5,0,0,,2275,9784,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06108057,44.332806519999998,4989,-11,9,8,2014-06-23 00:23:35.021-04,21.48,14.8,-1.51049,0.710532,-2.74376,Clear,5,0,0,,2275,9785,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06108057,44.332806519999998,4990,-11,9,8,2014-06-23 00:23:55.802-04,21.47,14.8,-1.51496,1.04545,-2.40025,Clear,5,0,0,,2275,9786,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060953510000004,44.33272875,4991,-12,9,13,2014-06-23 00:24:14.885-04,21.46,14.8,-1.40758,1.75184,-1.24329,Clear,5,0,0,,2275,9787,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060944579999997,44.332720969999997,4992,-12,9,13,2014-06-23 00:24:16.865-04,21.51,14.8,-1.45881,1.41221,-1.58363,Clear,5,0,0,,2275,9788,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060944579999997,44.332720969999997,4993,-12,9,13,2014-06-23 00:24:17.925-04,21.51,14.8,-1.46985,1.39384,-1.61638,Clear,5,0,0,,2275,9789,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060944579999997,44.332720969999997,4994,-12,9,13,2014-06-23 00:24:19.719-04,21.51,14.8,-1.47014,1.49356,-1.52765,Clear,5,0,0,,2275,9790,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060944579999997,44.332720969999997,4995,-12,9,13,2014-06-23 00:24:21.013-04,21.49,14.8,-1.45411,1.16976,-1.83632,Clear,5,0,0,,2275,9791,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060944579999997,44.332720969999997,4996,-12,9,13,2014-06-23 00:24:24.934-04,21.48,14.8,-1.44616,0.993732,-2.00582,Clear,5,0,0,,2275,9792,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060944579999997,44.332720969999997,4997,-12,9,13,2014-06-23 00:24:41.998-04,21.49,14.8,-1.48302,1.38749,-1.66784,Clear,5,0,0,,2275,9793,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06084235,44.332714690000003,4998,-15,9,13,2014-06-23 00:24:53.971-04,21.42,14.5,-1.48605,1.4222,-1.94144,Clear,5,0,0,,2275,9794,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060735480000005,44.332713329999997,4999,-17,9,14,2014-06-23 00:25:09.292-04,21.41,14.5,-1.40748,2.0143,-1.48057,Clear,5,0,0,,2275,9795,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060705909999996,44.33271148,5000,-16,9,14,2014-06-23 00:25:13.961-04,21.39,14.5,-1.40689,0.948106,-2.50912,Clear,5,0,0,,2275,9796,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060616289999999,44.332753240000002,5001,-11,10,14,2014-06-23 00:25:20.629-04,21.38,14.5,-1.43821,1.87357,-1.6083,Clear,5,0,0,,2275,9797,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060578739999997,44.332778329999996,5002,-11,9,14,2014-06-23 00:25:25.044-04,21.41,14.5,-1.48157,1.9074,-1.42582,Clear,5,0,0,,2275,9798,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060588910000007,44.332784510000003,5003,-12,9,14,2014-06-23 00:25:29.017-04,21.42,14.8,-1.39575,1.57436,-1.80851,Clear,5,0,0,,2275,9799,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060588910000007,44.332784510000003,5004,-12,9,14,2014-06-23 00:25:33.831-04,21.41,14.5,-1.40568,0.988396,-2.49311,Clear,5,0,0,,2275,9800,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060288549999996,44.332760370000003,5005,-10,9,13,2014-06-23 00:26:03.045-04,21.42,14.5,-1.48143,0.629242,-2.29996,Clear,5,0,0,,2275,9801,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060288549999996,44.332760370000003,5006,-10,9,13,2014-06-23 00:26:05.236-04,21.49,14.5,-1.50043,1.13368,-1.80935,Clear,5,0,0,,2275,9802,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060240239999999,44.33274352,5007,-8,9,14,2014-06-23 00:26:17.36-04,21.41,14.5,-1.44622,0.866922,-2.51806,Clear,5,0,0,,2275,9803,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060248520000002,44.33273545,5008,-9,9,14,2014-06-23 00:26:30.478-04,21.47,14.5,-1.45793,1.86239,-1.53563,Clear,5,0,0,,2275,9804,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060250620000005,44.332725670000002,5009,-9,9,14,2014-06-23 00:26:33.07-04,21.47,14.5,-1.50156,1.75234,-1.65909,Clear,5,0,0,,2275,9805,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060250620000005,44.332725670000002,5010,-9,9,14,2014-06-23 00:26:35.383-04,21.47,14.5,-1.47155,1.06076,-2.33703,Clear,5,0,0,,2275,9806,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059988630000007,44.332680969999998,5011,-6,9,14,2014-06-23 00:27:02.792-04,21.65,14.5,-1.46323,1.30322,-1.4939,Clear,5,0,0,,2275,9807,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059988630000007,44.332680969999998,5012,-6,9,14,2014-06-23 00:27:04.163-04,21.65,14.5,-1.45768,0.848366,-1.94021,Clear,5,0,0,,2275,9808,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059988630000007,44.332680969999998,5013,-6,9,14,2014-06-23 00:27:06.236-04,21.72,14.5,-1.43188,0.266709,-2.45703,Clear,5,0,0,,2275,9809,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059988630000007,44.332680969999998,5014,-6,9,14,2014-06-23 00:27:08.274-04,21.72,14.5,-1.44063,1.18215,-1.60771,Clear,5,0,0,,2275,9810,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059994450000005,44.332672369999997,5015,-5,9,13,2014-06-23 00:27:10.102-04,21.72,14.5,-1.46998,1.08976,-1.64009,Clear,5,0,0,,2275,9811,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060011059999994,44.332671589999997,5016,-6,9,13,2014-06-23 00:27:11.389-04,21.54,14.5,-1.40607,0.514229,-2.20352,Clear,5,0,0,,2275,9812,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06003355,44.332674689999997,5017,-10,9,13,2014-06-23 00:27:13.008-04,21.54,14.5,-1.42195,0.880148,-1.85596,Clear,5,0,0,,2275,9813,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060057760000007,44.33267825,5018,-11,9,13,2014-06-23 00:27:16.237-04,21.55,14.5,-1.49599,0.941533,-1.79406,Clear,5,0,0,,2275,9814,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060102760000007,44.332686369999998,5019,-8,9,12,2014-06-23 00:27:19.165-04,21.54,14.5,-1.4715,1.0409,-1.70999,Clear,5,0,0,,2275,9815,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059859099999997,44.33264339,5020,-6,9,11,2014-06-23 00:27:51.226-04,21.54,14.5,-1.48091,0.801734,-1.9664,Clear,5,0,0,,2275,9816,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059859099999997,44.33264339,5021,-6,9,11,2014-06-23 00:27:56.425-04,21.56,14.5,-1.52298,0.450585,-2.31338,Clear,5,0,0,,2275,9817,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05991179,44.332648089999999,5022,-6,10,11,2014-06-23 00:28:01.234-04,21.6,14.5,-1.51695,1.60782,-1.17947,Clear,5,0,0,,2275,9818,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.059963789999998,44.332654990000002,5023,-10,10,11,2014-06-23 00:28:05.428-04,21.57,14.5,-1.52025,1.97951,-0.784423,Clear,5,0,0,,2275,9819,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06001646,44.332656589999999,5024,-10,10,11,2014-06-23 00:28:10.435-04,21.52,14.5,-1.43753,1.95525,-0.853819,Clear,5,0,0,,2275,9820,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060091040000003,44.332662630000002,5025,-9,9,11,2014-06-23 00:28:14.65-04,21.5,14.5,-1.46481,1.95589,-0.849526,Clear,5,0,0,,2275,9821,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060138440000003,44.332676650000003,5026,-12,9,12,2014-06-23 00:28:19.657-04,21.5,14.5,-1.45064,1.34589,-1.43995,Clear,5,0,0,,2275,9822,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060238330000004,44.332687139999997,5027,-13,9,14,2014-06-23 00:28:27.304-04,21.51,14.5,-1.55048,1.67495,-1.03713,Clear,5,0,0,,2275,9823,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060264939999996,44.332692790000003,5028,-11,9,14,2014-06-23 00:28:30.213-04,21.51,14.5,-1.39441,1.46201,-1.35518,Clear,5,0,0,,2275,9824,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060348189999999,44.332735169999999,5029,-17,10,14,2014-06-23 00:28:37.283-04,21.51,14.5,-1.48176,1.51968,-1.29584,Clear,5,0,0,,2275,9825,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06041974,44.332765719999998,5030,-18,10,14,2014-06-23 00:28:44.315-04,21.52,14.5,-1.48516,2.12524,-0.67027,Clear,5,0,0,,2275,9826,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060456950000003,44.332785950000002,5031,-18,10,14,2014-06-23 00:28:46.666-04,21.52,14.5,-1.45525,1.48972,-1.30568,Clear,5,0,0,,2275,9827,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060511079999998,44.332800339999999,5032,-17,10,14,2014-06-23 00:28:53.478-04,21.5,14.5,-1.45317,2.2792,-0.517246,Clear,5,0,0,,2275,9828,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060588929999994,44.332844180000002,5033,-14,9,14,2014-06-23 00:29:06.431-04,21.49,14.5,-1.54395,0.620518,-2.14388,Clear,5,0,0,,2275,9829,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060632819999995,44.332858860000002,5034,-13,9,14,2014-06-23 00:29:09.424-04,21.52,14.5,-1.53501,0.452807,-2.34446,Clear,5,0,0,,2275,9830,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060650640000006,44.332862839999997,5035,-14,9,13,2014-06-23 00:29:11.291-04,21.52,14.5,-1.48264,2.08968,-0.693643,Clear,5,0,0,,2275,9831,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060650640000006,44.332862839999997,5036,-14,9,13,2014-06-23 00:29:12.385-04,21.52,14.5,-1.48195,1.00438,-1.75279,Clear,5,0,0,,2275,9832,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060668649999997,44.332855479999999,5037,-12,9,13,2014-06-23 00:29:13.359-04,21.52,14.5,-1.52559,0.944077,-1.83777,Clear,5,0,0,,2275,9833,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060717409999995,44.332856939999999,5038,-12,10,13,2014-06-23 00:29:16.695-04,21.52,14.5,-1.51657,1.9656,-0.790599,Clear,5,0,0,,2275,9834,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060740980000006,44.33285927,5039,-13,9,13,2014-06-23 00:29:18.602-04,21.5,14.5,-1.54131,1.65996,-1.11366,Clear,5,0,0,,2275,9835,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060762760000003,44.332861059999999,5040,-13,9,13,2014-06-23 00:29:21.573-04,21.5,14.5,-1.48107,1.48015,-1.31113,Clear,5,0,0,,2275,9836,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060783389999997,44.332864549999996,5041,-13,9,13,2014-06-23 00:29:23.998-04,21.5,14.5,-1.51132,1.31555,-1.45777,Clear,5,0,0,,2275,9837,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06083289,44.332879409999997,5042,-13,10,13,2014-06-23 00:29:27.429-04,21.51,14.5,-1.43857,1.66506,-1.10566,Clear,5,0,0,,2275,9838,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06088647,44.332895120000003,5043,-13,10,13,2014-06-23 00:29:31.455-04,21.5,14.5,-1.46722,1.38627,-1.39947,Clear,5,0,0,,2275,9839,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5044,-15,9,14,2014-06-23 00:30:09.541-04,21.5,14.5,-1.51833,1.73826,-1.01519,Clear,5,0,0,,2275,9840,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5045,-15,9,14,2014-06-23 00:30:13.394-04,21.52,14.5,-1.53527,2.72084,-0.0280834,Clear,5,0,0,,2275,9841,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5046,-15,9,14,2014-06-23 00:30:16.081-04,21.52,14.5,-1.47063,1.66431,-1.12887,Clear,5,0,0,,2275,9842,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5047,-15,9,14,2014-06-23 00:30:17.484-04,21.5,14.5,-1.50928,1.70906,-1.03695,Clear,5,0,0,,2275,9843,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5048,-15,9,14,2014-06-23 00:30:19.471-04,21.5,14.5,-1.46022,1.74567,-1.04702,Clear,5,0,0,,2275,9844,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5049,-15,9,14,2014-06-23 00:30:25.502-04,21.37,14.5,-1.40494,0.552764,-2.81817,Clear,5,0,0,,2275,9845,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5050,-15,9,14,2014-06-23 00:30:51.719-04,21.52,14.5,-1.48018,1.81026,-0.97235,Clear,5,0,0,,2275,9846,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5051,-15,9,14,2014-06-23 00:31:02.058-04,21.53,14.5,-1.48143,1.98121,-0.774415,Clear,5,0,0,,2275,9847,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5052,-15,9,14,2014-06-23 00:31:03.388-04,21.53,14.5,-1.50413,1.67281,-1.10656,Clear,5,0,0,,2275,9848,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5053,-15,9,14,2014-06-23 00:31:04.505-04,21.53,14.5,-1.47324,2.20085,-0.569413,Clear,5,0,0,,2275,9849,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898030000004,44.332906559999998,5054,-15,9,14,2014-06-23 00:31:05.506-04,21.53,14.5,-1.48634,1.86664,-0.922005,Clear,5,0,0,,2275,9850,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06096694,44.33292385,5055,-10,3,11,2014-06-23 00:32:11.603-04,21.47,14.5,-1.50411,2.76493,-0.00830989,Clear,5,0,0,,2275,3247,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061080880000006,44.332947920000002,5056,-13,9,13,2014-06-23 00:33:37.668-04,21.47,14.5,-1.57031,-0.353855,-1.35382,Clear,5,0,0,,2275,3248,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.06110581,44.332956019999997,5057,-13,9,13,2014-06-23 00:33:38.9-04,21.48,14.5,-1.48795,1.75114,0.678609,Clear,5,0,0,,2275,3249,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061202199999997,44.332995109999999,5058,-11,9,13,2014-06-23 00:33:47.383-04,21.47,14.5,-1.49035,0.948884,0.171769,Clear,5,0,0,,2275,3250,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.061205319999999,44.333055870000003,5059,-11,9,11,2014-06-23 00:34:20.068-04,21.51,14.5,-1.52176,1.62191,0.0984653,Clear,5,0,0,,2275,3251,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060949800000003,44.33301634,5060,-14,9,10,2014-06-23 00:34:43.049-04,21.5,14.5,-1.48441,1.06282,-0.544984,Clear,5,0,0,,2275,3252,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060898129999998,44.332990340000002,5061,-12,9,12,2014-06-23 00:35:20.371-04,21.47,14.5,-1.52449,1.04116,-0.716174,Clear,5,0,0,,2275,3253,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060888849999998,44.33299787,5062,-13,9,11,2014-06-23 00:35:25.391-04,21.49,14.5,-1.48146,0.855775,-0.732156,Clear,5,0,0,,2275,3254,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060888849999998,44.33299787,5063,-13,9,11,2014-06-23 00:35:31.448-04,21.5,14.5,-1.4972,0.689971,-0.965564,Clear,5,0,0,,2275,3255,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060888849999998,44.33299787,5064,-13,9,11,2014-06-23 00:35:33.803-04,21.51,14.5,-1.47875,0.856985,-0.862649,Clear,5,0,0,,2275,3256,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.060888849999998,44.33299787,5065,-13,9,11,2014-06-23 00:35:38.422-04,21.5,14.5,-1.46663,0.734083,-1.05387,Clear,5,0,0,,2275,3257,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053860220000004,44.33853423,5066,-24,3,12,2014-06-23 00:39:36.131-04,21.3,14.8,-1.538,0.951617,2.87156,Clear,5,0,0,,2275,3258,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94

-68.05386022000004,44.33853423,5067,-24,3,12,2014-06-23 00:39:42.939-04,21.38,14.8,-1.53866,0.290953,1.61837,Clear,5,0,0,,2275,3259,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5068,-24,3,12,2014-06-23 00:39:49.022-04,21.39,14.8,-1.53224,-0.118208,0.583528,Clear,5,0,0,,2275,3260,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5069,-24,3,12,2014-06-23 00:39:56.994-04,21.47,14.8,-1.51856,-0.0757767,0.119263,Clear,5,0,0,,2275,3261,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5070,-24,3,12,2014-06-23 00:40:04.688-04,21.48,14.8,-1.52726,0.100552,-0.316152,Clear,5,0,0,,2275,3262,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5071,-24,3,12,2014-06-23 00:40:12.436-04,21.48,14.8,-1.54621,-0.690117,-1.66916,Clear,5,0,0,,2275,3263,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5072,-24,3,12,2014-06-23 00:40:22.958-04,21.47,14.8,-1.54514,-1.08509,-2.79719,Clear,5,0,0,,2275,3264,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5073,-24,3,12,2014-06-23 00:40:30.76-04,21.43,14.8,-1.53292,-0.0957138,-2.62979,Clear,5,0,0,,2275,3265,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5074,-24,3,12,2014-06-23 00:40:35.765-04,21.42,14.8,-1.54757,-0.816342,2.45337,Clear,5,0,0,,2275,3266,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5075,-24,3,12,2014-06-23 00:40:38.109-04,21.39,14.8,-1.53708,-0.656176,2.51048,Clear,5,0,0,,2275,3267,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5076,-24,3,12,2014-06-23 00:40:44.746-04,21.34,14.8,-1.52088,-0.127574,2.64934,Clear,5,0,0,,2275,3268,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5077,-24,3,12,2014-06-23 00:40:52.755-04,21.3,14.8,-1.51779,-0.232979,2.0221,Clear,5,0,0,,2275,3269,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5078,-24,3,12,2014-06-23 00:40:56.491-04,21.32,14.8,-1.51599,-0.111281,2.0037,Clear,5,0,0,,2275,3270,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05386022000004,44.33853423,5079,-24,3,12,2014-06-23 00:41:07.823-04,21.38,14.8,-1.56351,1.42048,-3.1387,Clear,5,0,0,,2275,3271,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05383148999993,44.33854205,5080,-21,9,12,2014-06-23 00:41:14.444-04,21.35,14.8,-1.5432,2.25598,-2.10081,Clear,5,0,0,,2275,3272,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05375003999997,44.33855483,5081,-20,9,12,2014-06-23 00:41:18.649-04,21.36,14.8,-1.54342,2.91345,-1.49813,Clear,5,0,0,,2275,3273,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05369702999995,44.33856481,5082,-20,9,12,2014-06-23 00:41:23.953-04,21.36,14.8,-1.53131,-0.474022,1.5685,Clear,5,0,0,,2275,3274,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05361958999997,44.3385806,5083,-21,9,12,2014-06-23 00:41:30.836-04,21.35,14.8,-1.52627,1.26543,-3.14071,Clear,5,0,0,,2275,3275,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05360432999999,44.338582600000002,5084,-22,10,12,2014-06-23 00:41:33.718-04,21.36,14.8,-1.56736,2.71077,-1.62102,Clear,5,0,0,,2275,3276,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05354065999996,44.33857957,5085,-21,10,12,2014-06-23 00:41:38.584-04,21.39,14.8,-1.51461,1.2444,3.0452,Clear,5,0,0,,2275,3277,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053496710000005,44.338589689999999,5086,-22,10,12,2014-06-23 00:41:43.186-04,21.31,14.8,-1.52421,2.88058,-1.59193,Clear,5,0,0,,2275,3278,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05345527,44.33858963,5087,-21,10,12,2014-06-23 00:41:47.571-04,21.35,14.8,-1.50454,2.35431,-2.1914,Clear,5,0,0,,2275,3279,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05341276,44.338597309999997,5088,-22,9,12,2014-06-23 00:41:51.385-04,21.36,14.8,-1.54376,2.43069,-1.95476,Clear,5,0,0,,2275,3280,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053372980000006,44.338609570000003,5089,-23,9,12,2014-06-23 00:41:54.709-04,21.36,14.8,-1.52101,2.28205,-2.14026,Clear,5,0,0,,2275,3281,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05335332999993,44.33861445,5090,-23,9,12,2014-06-23 00:41:58.004-04,21.36,14.8,-1.50283,2.21102,-2.26291,Clear,5,0,0,,2275,3282,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05331560999999,44.338621259999996,5091,-21,9,12,2014-06-23 00:42:00.907-04,21.39,14.8,-1.3479,2.61673,-2.1539,Clear,5,0,0,,2275,3283,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053295140000003,44.338626519999998,5092,-21,9,12,2014-06-23 00:42:04.361-04,21.38,14.8,-1.49935,-2.44047,-0.598263,Clear,5,0,0,,2275,3284,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05324038999999,44.338648139999997,5093,-21,9,12,2014-06-23 00:42:09.358-04,21.37,14.8,-1.50587,2.09839,-2.37632,Clear,5,0,0,,2275,3285,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05320204999996,44.338656380000003,5094,-19,9,12,2014-06-23 00:42:14.112-04,21.36,14.8,-1.53089,1.95339,-2.42459,Clear,5,0,0,,2275,3286,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053110070000002,44.338679210000002,5095,-17,9,10,2014-06-23 00:42:20.597-04,21.34,14.8,-1.4859,1.33324,-2.91712,Clear,5,0,0,,2275,3287,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053071130000006,44.33869027,5096,-19,9,10,2014-06-23 00:42:25.364-04,21.35,14.8,-1.50341,1.88567,-2.38802,Clear,5,0,0,,2275,3288,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05302082,44.338692530000003,5097,-19,9,10,2014-06-23 00:42:30.532-04,21.35,14.8,-1.4881,2.39926,-1.81871,Clear,5,0,0,,2275,3289,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053003770000004,44.338692719999997,5098,-19,9,12,2014-06-23 00:42:34.272-04,21.36,14.8,-1.48494,2.67859,-1.6373,Clear,5,0,0,,2275,3290,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05295022999993,44.338702400000003,5099,-21,9,10,2014-06-23 00:42:38.51-04,21.37,14.8,-1.45119,0.965297,-3.00771,Clear,5,0,0,,2275,3291,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052906890000003,44.33870494,5100,-19,9,8,2014-06-23 00:42:43.522-04,21.35,14.8,-1.54823,0.159763,2.6105,Clear,5,0,0,,2275,3292,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052872480000005,44.33870091,5101,-18,9,10,2014-06-23 00:42:46.888-04,21.3,14.8,-1.45182,1.69523,-2.65201,Clear,5,0,0,,2275,3293,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05283059999993,44.338704909999997,5102,-18,9,9,2014-06-23 00:42:51.355-04,21.3,14.8,-1.50925,1.09475,3.07768,Clear,5,0,0,,2275,3294,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05278683999996,44.338704499999999,5103,-18,9,10,2014-06-23 00:42:55.767-04,21.32,14.8,-1.52488,2.25952,-2.04905,Clear,5,0,0,,2275,3295,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05274731,44.338704219999997,5104,-16,10,9,2014-06-23 00:43:00.08-04,21.32,14.8,-1.48991,2.08393,-2.34236,Clear,5,0,0,,2275,3296,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052690170000005,44.33872101,5105,-14,9,9,2014-06-23 00:43:04.66-04,21.33,14.8,-1.48517,1.76533,-2.62592,Clear,5,0,0,,2275,3297,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05264334999997,44.338720739999999,5106,-13,9,10,2014-06-23 00:43:08.78-04,21.33,14.8,-1.52721,2.82544,-1.40784,Clear,5,0,0,,2275,3298,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052619250000006,44.338724030000002,5107,-14,9,9,2014-06-23 00:43:11.574-04,21.34,14.8,-1.46263,2.05647,-2.22757,Clear,5,0,0,,2275,3299,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05256955,44.338729970000003,5108,-14,9,10,2014-06-23 00:43:15.834-04,21.34,14.8,-1.42799,1.71475,-2.56306,Clear,5,0,0,,2275,3300,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05251871999995,44.338731189999997,5109,-13,9,8,2014-06-23 00:43:19.638-04,21.34,14.8,-1.50952,2.13297,-2.14525,Clear,5,0,0,,2275,3301,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05247767999996,44.33873063,5110,-12,10,10,2014-06-23 00:43:23.49-04,21.34,14.8,-1.50947,3.08795,-1.36356,Clear,5,0,0,,2275,3302,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052425540000002,44.338739240000002,5111,-14,9,9,2014-06-23 00:43:28.797-04,21.35,14.8,-1.51118,3.0361,-1.43947,Clear,5,0,0,,2275,3303,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05241092999994,44.338738999999997,5112,-17,9,11,2014-06-23 00:43:32.263-04,21.38,14.8,-1.46159,-2.52246,-0.662165,Clear,5,0,0,,2275,3304,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05237230999996,44.338726219999998,5113,-18,9,8,2014-06-23 00:43:35.926-04,21.38,14.8,-1.44765,2.87568,-1.60655,Clear,5,0,0,,2275,3305,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05228599,44.33873596,5114,-17,10,11,2014-06-23 00:43:46.448-04,21.32,14.8,-1.47709,2.58362,-1.90774,Clear,5,0,0,,2275,3306,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05224298999996,44.338740139999999,5115,-17,10,11,2014-06-23 00:43:50.377-04,21.34,14.8,-1.52455,-3.11738,-1.0445,Clear,5,0,0,,2275,3307,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05220079,44.33874094,5116,-19,9,11,2014-06-23 00:43:53.712-04,21.34,14.8,-1.48152,2.63306,-1.66566,Clear,5,0,0,,2275,3308,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053462760000002,44.338607719999999,5169,-20,9,9,2014-06-23 00:46:51.532-04,21.4,14.1,-1.5328,1.47256,1.38713,Clear,5,0,0,,2275,3361,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05351702999995,44.33860644,5170,-19,9,9,2014-06-23 00:46:56.189-04,21.41,14.1,-1.51665,1.12035,-0.49825,Clear,5,0,0,,2275,3362,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053572540000005,44.3385934,5171,-20,9,9,2014-06-23 00:46:59.507-04,21.46,14.1,-1.47242,1.07065,-0.552424,Clear,5,0,0,,2275,3363,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05363314999996,44.338582430000002,5172,-21,9,11,2014-06-23 00:47:02.532-04,21.46,14.1,-1.43546,1.52412,-0.508504,Clear,5,0,0,,2275,3364,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05359774,44.338567339999997,5173,-20,9,8,2014-06-23 00:47:07.385-04,21.32,14.1,-1.52343,1.78668,-2.74875,Clear,5,0,0,,2275,3365,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053564190000003,44.338575939999998,5174,-19,9,10,2014-06-23 00:47:10.256-04,21.32,14.1,-1.54619,0.892899,2.59779,Clear,5,0,0,,2275,3366,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05350570999996,44.338593770000003,5175,-21,9,12,2014-06-23 00:47:12.606-04,21.32,14.1,-1.47582,-2.98013,-1.19715,Clear,5,0,0,,2275,3367,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053470720000007,44.338602379999998,5176,-20,9,11,2014-06-23 00:47:14.491-04,21.33,14.1,-1.47226,-3.03719,-1.4842,Clear,5,0,0,,2275,3368,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053470720000007,44.338602379999998,5177,-20,9,11,2014-06-23 00:47:16.301-04,21.33,14.1,-1.38722,1.6101,-2.89321,Clear,5,0,0,,2275,3369,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053397770000004,44.338615249999997,5178,-17,9,10,2014-06-23 00:47:20.195-04,21.32,14.1,-1.44323,1.73794,-2.93046,Clear,5,0,0,,2275,3370,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053364000000002,44.338618189999998,5179,-19,9,10,2014-06-23 00:47:22.32-04,21.32,14.1,-1.51812,1.97133,-2.50524,Clear,5,0,0,,2275,3371,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05333181999997,44.33862174,5180,-20,9,11,2014-06-23 00:47:24.242-04,21.32,14.1,-1.39966,2.01089,-2.66292,Clear,5,0,0,,2275,3372,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053301880000006,44.338626410000003,5181,-20,9,12,2014-06-23 00:47:26.207-04,21.3,14.1,-1.3825,2.41767,-2.19245,Clear,5,0,0,,2275,3373,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.0532745,44.33863231,5182,-20,9,10,2014-06-23 00:47:28.286-04,21.3,14.1,-1.52711,2.99081,-1.54738,Clear,5,0,0,,2275,3374,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053244770000006,44.33864148,5183,-20,9,10,2014-06-23 00:47:30.296-04,21.32,14.1,-1.46046,-2.93882,-1.43946,Clear,5,0,0,,2275,3375,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.053167860000002,44.33865163,5184,-19,9,10,2014-06-23 00:47:33.099-04,21.34,14.1,-1.39253,1.97536,-2.56941,Clear,5,0,0,,2275,3376,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05313316999995,44.338658940000002,5185,-20,9,10,2014-06-23 00:47:36.218-04,21.34,14.1,-1.49165,2.26227,-2.26549,Clear,5,0,0,,2275,3377,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05306213,44.33866518,5186,-19,9,11,2014-06-23 00:47:39.272-04,21.32,14.1,-1.38849,2.48857,-2.18116,Clear,5,0,0,,2275,3378,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05302342999996,44.338669600000003,5187,-19,9,11,2014-06-23 00:47:42.054-04,21.33,14.1,-1.47107,2.72234,-1.72372,Clear,5,0,0,,2275,3379,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.046369412913918,44.350586319342256,5987,-13.5,5,10,2014-06-23 22:23:34.734-04,21.64,19.9,-1.54789,-0.0653664,1.21887,Clear,8,0,0,,2237,2648,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.046369412913918,44.350586319342256,5988,-13.5,5,10,2014-06-23 22:23:39.747-04,21.69,19.9,-1.54543,0.25228,1.61208,Clear,8,0,0,,2237,2649,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.039504215121269,44.362675496377051,5989,-13.4,5,10,2014-06-23 22:26:14.902-04,21.65,19.6,-1.51226,0.594406,2.13669,Clear,8,0,0,,2237,2665,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.039504215121269,44.362675496377051,5990,-13.4,5,10,2014-06-23 22:26:21.862-04,21.6,20.3,-1.52329,0.602078,2.19359,Clear,8,0,0,,2237,2666,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.039504215121269,44.362675496377051,5991,-13.4,5,10,2014-06-23 22:26:28.426-04,21.58,20.6,-1.54333,2.74513,0.536767,Clear,8,0,0,,2237,2667,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.039504215121269,44.362675496377051,5992,-13.4,5,10,2014-06-23 22:26:32.122-04,21.58,20.6,-1.51491,0.20245,-2.13117,Clear,8,0,0,,2237,2668,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.036310542374849,44.3789226002991 2,5993,-6.70001,5,10,2014-06-23 22:29:37.447-04,21.48,19.9,-1.502,-2.57237,-1.97565,Stray clouds,8,0,0,,2237,2669,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.036310542374849,44.37892260029912,5994,-6.70001,5,10,2014-06-23 22:29:39.176-04,21.55,19.9,-1.49644,-2.07735,-1.26047,Stray clouds,8,0,0,,2237,2670,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.036310542374849,44.37892260029912,5995,-6.70001,5,10,2014-06-23 22:29:49.763-04,21.75,19.9,-1.52303,1.22302,-0.754255,Stray clouds,8,0,0,,2237,2671,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.036310542374849,44.37892260029912,5996,-6.70001,5,10,2014-06-23 22:29:54.653-04,21.73,19.9,-1.52343,1.29303,-0.622544,Stray clouds,8,0,0,,2237,2672,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.03984795697033 4,44.389207405038178,5997,-9,5,11,2014-06-23 22:31:45.29-04,17.32,19.9,-1.54196,1.09822,2.51039,Stray clouds,8,0,0,,2237,2673,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.042123727500439,44.390067053027451,5998,-6.89999,5,11,2014-06-23 22:32:39.648-04,21.62,20.3,-1.5453,0.172909,0.761332,Stray clouds,8,0,0,,2237,2674,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.042123727500439,44.390067053027451,5999,-6.89999,5,11,2014-06-23 22:32:42.274-04,21.65,20.3,-1.4741,0.897218,1.51702,Stray clouds,8,0,0,,2237,2675,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.042123727500439,44.390067053027451,6000,-6.89999,5,11,2014-06-23 22:32:52.246-04,21.67,20.3,-1.54554,2.30015,2.07709,Stray clouds,8,0,0,,2237,2676,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.055779859423637,44.39232274889946,6001,25.2,5,11,2014-06-23 22:34:42.892-04,21.64,20.6,-1.50353,2.00454,2.10401,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2677,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.055779859423637,44.39232274889946,6002,25.2,5,11,2014-06-23 22:34:52.463-04,21.7,20.6,-1.52012,-0.302449,2.44541,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2678,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.069192077964544,44.385531479492784,6003,3.39999,10,10,2014-06-23 22:39:16.975-04,21.57,21.2,-1.53737,2.65696,-1.9899,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2679,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.069192077964544,44.385531479492784,6004,3.39999,10,10,2014-06-23 22:39:27.89-04,21.66,21.2,-1.54319,-3.1387,2.56301,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2680,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.069192077964544,44.385531479492784,6005,3.39999,10,10,2014-06-23 22:39:36.204-04,21.72,21.2,-1.55275,2.55187,-2.97825,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2681,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.069192077964544,44.385531479492784,6006,3.39999,10,10,2014-06-23 22:39:46.065-04,21.69,21.2,-1.55592,3.0933,0.603132,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2682,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6007,18.2,10,11,2014-06-23 22:41:59.53-04,21.76,21.5,-1.56167,2.40878,-1.75084,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2683,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6008,18.2,10,11,2014-06-23 22:42:04.685-04,21.77,21.5,-1.49509,3.10045,2.61976,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2684,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6009,18.2,10,11,2014-06-23 22:42:10.197-04,21.71,21.5,-1.4919,2.50039,-1.62262,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2685,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6010,18.2,10,11,2014-06-23 22:42:25.303-04,21.7,21.5,-1.51233,-2.92401,-0.848554,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2686,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6011,18.2,10,11,2014-06-23 22:42:30.382-04,21.73,21.5,-1.4384,2.49595,-1.54718,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2687,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6012,18.2,10,11,2014-06-23 22:42:36.598-04,21.72,21.9,-1.4707,-2.77746,-0.03112,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2688,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6013,18.2,10,11,2014-06-23 22:42:51.557-04,21.71,21.5,-1.51216,-2.19757,0.16539,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2689,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6014,18.2,10,11,2014-06-23 22:42:57.651-04,21.72,21.9,-1.53134,-2.89805,-0.699819,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2690,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6015,18.2,10,11,2014-06-23 22:43:02.693-04,21.71,21.5,-1.4609,-2.74903,0.0232451,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2691,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6016,18.2,10,11,2014-06-23 22:43:24.162-04,21.71,21.5,-1.49834,2.3077,0.608428,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2692,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068085499107838,44.381372798234224,6017,18.2,10,11,2014-06-23 22:43:29.064-04,21.72,21.5,-1.54239,-2.6125,0.0745337,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2693,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6018,22.8,5,11,2014-06-23 22:43:36.917-04,21.71,21.5,-1.46596,-1.69667,1.47091,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2694,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6019,22.8,5,11,2014-06-23 22:43:38.567-04,21.71,21.5,-1.41853,3.12045,-0.715076,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2695,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6020,22.8,5,11,2014-06-23 22:43:44.909-04,21.72,21.5,-1.53568,2.142,-1.43892,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2696,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6021,22.8,5,11,2014-06-23 22:43:47.271-04,21.72,21.5,-1.50635,0.873495,-2.67366,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2697,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6022,22.8,5,11,2014-06-23 22:43:54.541-04,21.72,21.5,-1.43186,2.98654,-1.43869,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2698,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6023,22.8,5,11,2014-06-23 22:44:01.401-04,21.74,21.5,-1.51465,3.12242,-2.10826,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2699,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6024,22.8,5,11,2014-06-23 22:44:06.312-04,21.73,21.5,-1.48004,2.25475,0.27931,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2700,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6025,22.8,5,11,2014-06-23 22:44:11.369-04,21.7,21.5,-1.45354,-1.57809,1.27279,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2701,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6026,22.8,5,11,2014-06-23 22:44:17.211-04,21.72,21.5,-1.52499,-2.72421,-1.76034,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2702,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6027,22.8,5,11,2014-06-23 22:44:33.787-04,21.71,21.5,-1.55415,0.540087,2.67053,30% Cloudy,8,0,0,,2237,2703,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6028,22.8,5,11,2014-06-23 22:44:54.723-04,21.7,21.5,-1.52059,-0.559872,1.6498,Haze,8,0,0,,2237,2704,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06779682636261,44.381062248721719,6029,22.8,5,11,2014-06-23 22:44:59.641-04,21.71,21.5,-1.44995,-3.05319,-1.31754,Haze,8,0,0,,2237,2705,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067457862198353,44.380768756382167,6030,25.4,5,10,2014-06-23 22:45:19.962-04,21.69,21.2,-1.4982,-0.789975,0.184383,Haze,8,0,0,,2237,2706,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067457862198353,44.380768756382167,6031,25.4,5,10,2014-06-23 22:45:25.641-04,21.71,21.2,-1.50771,-3.01715,-1.38433,Haze,8,0,0,,2237,2707,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067457862198353,44.380768756382167,6032,25.4,5,10,2014-06-23 22:45:30.257-04,21.71,21.2,-1.53751,-2.97142,0.231691,Haze,8,0,0,,2237,2708,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067457862198353,44.380768756382167,6033,25.4,5,10,2014-06-23 22:45:42.039-04,21.72,21.2,-1.54423,-1.65374,-1.64457,Haze,8,0,0,,2237,2709,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067457862198353,44.380768756382167,6034,25.4,5,10,2014-06-23 22:46:02.669-04,21.63,21.2,-1.52621,0.261346,0.137561,Haze,8,0,0,,2237,2710,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067457862198353,44.380768756382167,6035,25.4,5,10,2014-06-23 22:46:12.427-04,21.68,21.2,-1.42474,-2.27879,-0.149283,Haze,8,0,0,,2237,2711,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067457862198353,44.380768756382167,6036,25.4,5,10,2014-06-23 22:46:14.738-04,21.68,21.2,-1.44717,-2.8459,-1.03288,Haze,8,0,0,,2237,2712,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067457862198353,44.380768756382167,6037,25.4,5,10,2014-06-23 22:46:17.742-04,21.71,21.2,-1.45305,2.92929,-1.5121,Haze,8,0,0,,2237,2713,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067037342116237,44.380513108335435,6038,25.8,5,10,2014-06-23 22:46:21.958-04,21.68,21.2,-1.54932,-1.08877,1.19636,Haze,8,0,0,,2237,2714,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6039,25.9,5,10,2014-06-23 22:46:33.107-04,21.68,21.2,-1.50208,-2.0385,0.772774,Haze,8,0,0,,2237,2715,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6040,25.9,5,10,2014-06-23 22:46:40.5-04,21.68,21.2,-1.38687,1.32574,-2.61436,Haze,8,0,0,,2237,2716,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6041,25.9,5,10,2014-06-23 22:46:43.953-04,21.7,21.2,-1.47321,2.92284,-0.667299,Haze,8,0,0,,2237,2717,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6042,25.9,5,10,2014-06-23 22:46:49.022-04,21.66,21.2,-1.4684,3.12234,-0.340882,Haze,8,0,0,,2237,2718,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6043,25.9,5,10,2014-06-23 22:46:54.402-04,21.65,21.2,-1.55968,-0.800656,-1.12564,Haze,8,0,0,,2237,2719,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6044,25.9,5,10,2014-06-23 22:47:27.316-04,21.66,20.9,-1.42682,-1.4097,1.63928,Haze,8,0,0,,2237,2720,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6045,25.9,5,10,2014-06-23 22:47:35.765-04,21.65,20.9,-1.46416,1.49195,0.340792,Haze,8,0,0,,2237,2721,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6046,25.9,5,10,2014-06-23 22:47:54.33-04,21.67,20.9,-1.50085,-0.504063,-0.244463,Haze,8,0,0,,2237,2722,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6047,25.9,5,10,2014-06-23 22:47:59.053-04,21.65,20.9,-1.43503,1.19061,-0.0550778,Haze,8,0,0,,2237,2723,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6048,25.9,5,10,2014-06-23 22:48:03.478-04,21.65,20.9,-1.55664,2.42361,-0.893831,Haze,8,0,0,,2237,2724,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6049,25.9,5,10,2014-06-23 22:48:08.52-04,21.66,20.6,-1.53048,3.04498,-1.56848,Haze,8,0,0,,2237,2725,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6050,25.9,5,10,2014-06-23 22:48:15.35-04,21.72,20.9,-1.50497,-2.48837,-2.33845,Haze,8,0,0,,2237,2726,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6051,25.9,5,10,2014-06-23 22:48:24.537-04,21.65,20.6,-1.53199,-2.28014,3.04627,Haze,8,0,0,,2237,2727,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6052,25.9,5,10,2014-06-23 22:48:30.508-04,21.64,20.6,-1.48159,-2.68294,2.46629,Haze,8,0,0,,2237,2728,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6053,25.9,5,10,2014-06-23 22:48:34.886-04,21.64,20.6,-1.51231,-0.79062,-2.28099,Haze,8,0,0,,2237,2729,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6054,25.9,5,10,2014-06-23 22:48:44.817-04,21.64,20.6,-1.53015,2.72812,2.01129,Haze,8,0,0,,2237,2730,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6055,25.9,5,10,2014-06-23 22:48:49.445-04,21.62,20.6,-1.48271,1.40652,0.858539,Haze,8,0,0,,2237,2731,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067023009061813,44.380508875474334,6056,25.9,5,10,2014-06-23 22:49:00.583-04,21.63,20.6,-1.51586,-2.37919,-2.3771,Haze,8,0,0,,2237,2732,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067288799211383,44.380202475003898,6057,22.9,5,9,2014-06-23 22:49:10.866-04,21.69,20.6,-1.52003,1.23653,-1.66661,Haze,8,0,0,,2237,2733,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067290224134922,44.380173431709409,6058,22.9,5,9,2014-06-23 22:49:13.909-04,21.69,20.6,-1.47143,1.06901,-2.24497,Haze,8,0,0,,2237,2734,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067290224134922,44.380173431709409,6059,22.9,5,9,2014-06-23 22:49:16.397-04,21.68,20.6,-1.4758,-0.446465,2.52438,Haze,8,0,0,,2237,2735,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067290224134922,44.380173431709409,6060,22.9,5,9,2014-06-23 22:49:21.671-04,21.69,20.6,-1.46439,1.8965,-1.7094,Haze,8,0,0,,2237,2736,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067290224134922,44.380173431709409,6061,22.9,5,9,2014-06-23 22:49:46.93-04,21.66,20.6,-1.44147,-2.15292,0.897749,Haze,8,0,0,,2237,2737,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067290224134922,44.380173431709409,6062,22.9,5,9,2014-06-23 22:49:54.615-04,21.69,20.6,-1.45732,-0.473656,2.99112,Haze,8,0,0,,2237,2738,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067290224134922,44.380173431709409,6063,22.9,5,9,2014-06-23 22:50:05.05-04,21.72,20.6,-1.52731,-1.18408,2.55701,Haze,8,0,0,,2237,2739,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067290224134922,44.380173431709409,6064,22.9,5,9,2014-06-23 22:50:17.146-04,21.8,20.3,-1.50413,0.134124,-2.70814,Haze,8,0,0,,2237,2740,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067290224134922,44.380173431709409,6065,22.9,5,9,2014-06-23 22:50:19.225-04,21.8,20.3,-1.512,0.491364,-2.42565,Haze,8,0,0,,2237,2741,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067288380116224,44.379810830578208,6066,21.5,5,9,2014-06-23 22:50:20.684-04,21.8,20.3,-1.49507,1.93109,-0.754039,Haze,8,0,0,,2237,2742,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6067,21.5,5,9,2014-06-23 22:50:28.679-04,21.72,20.6,-1.51868,1.50869,-1.05635,Haze,8,0,0,,2237,2743,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6068,21.5,5,9,2014-06-23 22:50:30.329-04,21.72,20.3,-1.46601,0.569169,-2.18573,Haze,8,0,0,,2237,2744,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6069,21.5,5,9,2014-06-23 22:50:33.283-04,21.77,20.3,-1.44195,0.965397,-1.4331,Haze,8,0,0,,2237,2745,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6070,21.5,5,9,2014-06-23 22:50:35.158-04,21.77,20.3,-1.52071,-0.821839,-2.55399,Haze,8,0,0,,2237,2746,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6071,21.5,5,9,2014-06-23 22:50:36.985-04,21.77,20.3,-1.47974,0.883581,-0.800801,Haze,8,0,0,,2237,2747,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6072,21.5,5,9,2014-06-23 22:50:58.509-04,21.66,20.3,-1.55853,-1.81169,-1.43744,Haze,8,0,0,,2237,2748,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6073,21.5,5,9,2014-06-23 22:51:05.631-04,21.72,20.3,-1.50517,-1.43297,-1.36142,Haze,8,0,0,,2237,2749,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6074,21.5,5,9,2014-06-23 22:51:10.591-04,21.76,20.3,-1.49939,-0.487251,-0.477425,Haze,8,0,0,,2237,2750,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6075,21.5,5,9,2014-06-23 22:51:17.18-04,22.01,20.3,-1.53561,-0.154467,-0.143749,Haze,8,0,0,,2237,2751,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6076,21.5,5,9,2014-06-23 22:51:21.215-04,21.67,20.3,-1.50306,-0.531024,-0.551895,Haze,8,0,0,,2237,2752,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6077,21.5,5,9,2014-06-23 22:51:27.889-04,21.73,20.3,-1.49954,-0.541681,-0.590256,Haze,8,0,0,,2237,2753,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6078,21.5,5,9,2014-06-23 22:51:44.55-04,21.81,20.3,-1.51568,-1.46699,-1.45512,Haze,8,0,0,,2237,2754,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6079,21.5,5,9,2014-06-23 22:51:48.701-04,21.72,20.3,-1.52932,2.70132,0.670189,Haze,8,0,0,,2237,2755,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6080,21.5,5,9,2014-06-23 22:51:51.222-04,21.72,20.3,-1.50921,1.05735,-1.30041,Haze,8,0,0,,2237,2756,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6081,21.5,5,9,2014-06-23 22:51:52.937-04,21.72,20.3,-1.55741,1.50677,-0.460665,Haze,8,0,0,,2237,2757,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6082,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:00.759-04,21.75,20.3,-1.41717,-0.0530574,-1.88041,Haze,8,0,0,,2237,2758,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6083,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:02.903-04,21.75,20.3,-1.41447,0.663969,-1.20799,Haze,8,0,0,,2237,2759,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6084,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:06.93-04,21.55,20.3,-1.49668,0.115882,-1.07064,Haze,8,0,0,,2237,2760,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6085,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:09.319-04,21.67,19.9,-1.4778,-0.0342098,-1.32281,Haze,8,0,0,,2237,2761,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6086,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:30.185-04,21.67,19.9,-1.4809,1.88705,-2.39528,Haze,8,0,0,,2237,2762,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6087,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:31.998-04,21.67,19.9,-1.48713,2.36771,-1.9334,Haze,8,0,0,,2237,2763,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6088,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:45.164-04,21.68,20.3,-1.4732,1.64715,-1.63591,Haze,8,0,0,,2237,2764,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6089,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:49.645-04,21.67,19.9,-1.51148,2.90367,-0.556408,Haze,8,0,0,,2237,2765,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6090,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:52.715-04,21.67,19.9,-1.50316,0.0988614,3.07117,Haze,8,0,0,,2237,2766,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6091,21.5,5,9,2014-06-23 22:52:59.695-04,21.64,19.9,-1.49449,2.6961,1.00741,Haze,8,0,0,,2237,2767,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6092,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:03.247-04,21.64,19.9,-1.52135,1.06182,-1.58185,Haze,8,0,0,,2237,2768,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6093,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:16.129-04,21.82,19.9,-1.53355,0.0380045,1.71687,Haze,8,0,0,,2237,2769,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6094,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:21.78-04,21.67,19.9,-1.47364,-2.83773,-1.45399,Haze,8,0,0,,2237,2770,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6095,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:27.159-04,21.69,19.9,-1.49749,2.43427,-2.34964,Haze,8,0,0,,2237,2771,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6096,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:31.977-04,21.72,19.9,-1.46992,1.048,2.37362,Haze,8,0,0,,2237,2772,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88

-68.067291649058461,44.379795198328793,6097,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:39.05-04,21.79,19.9,-1.50509,-2.65809,-1.99829,Haze,8,0,0,,2237,2773,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6098,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:41.477-04,21.79,19.9,-1.4766,-1.93705,-1.29986,Haze,8,0,0,,2237,2774,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6099,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:42.923-04,21.67,19.9,-1.51742,-2.46825,-1.82515,Haze,8,0,0,,2237,2775,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6100,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:46.054-04,21.67,19.9,-1.47324,-1.77864,-0.861121,Haze,8,0,0,,2237,2776,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6101,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:49.789-04,21.69,19.9,-1.46606,-0.502638,0.166345,Haze,8,0,0,,2237,2777,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6102,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:50.728-04,21.69,19.9,-1.40052,-3.10296,-2.62451,Haze,8,0,0,,2237,2778,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6103,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:51.805-04,21.69,19.9,-1.47015,2.65471,-2.8935,Haze,8,0,0,,2237,2779,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6104,21.5,5,9,2014-06-23 22:53:53.74-04,21.6,19.9,-1.38063,-1.04799,-0.228708,Haze,8,0,0,,2237,2780,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6105,21.5,5,9,2014-06-23 22:54:03.456-04,21.63,19.9,-1.45221,-1.673,-1.13019,Haze,8,0,0,,2237,2781,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6106,21.5,5,9,2014-06-23 22:54:08.291-04,21.64,19.9,-1.52352,0.489013,0.768406,Haze,8,0,0,,2237,2782,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6107,21.5,5,9,2014-06-23 22:54:15.483-04,21.59,19.9,-1.37459,0.268746,0.441251,Haze,8,0,0,,2237,2783,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6108,21.5,5,9,2014-06-23 22:54:33.396-04,21.64,19.9,-1.43576,-0.495901,2.24693,Haze,8,0,0,,2237,2784,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6109,21.5,5,9,2014-06-23 22:54:39.226-04,21.67,19.9,-1.49027,-0.526472,-2.13095,Haze,8,0,0,,2237,2785,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6110,21.5,5,9,2014-06-23 22:54:54.344-04,21.67,19.9,-1.40946,-2.83664,-0.915488,Haze,8,0,0,,2237,2786,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6111,21.5,5,9,2014-06-23 22:54:56.064-04,21.67,19.9,-1.51594,0.248631,3.06029,Haze,8,0,0,,2237,2787,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6112,21.5,5,9,2014-06-23 22:54:58.735-04,21.72,19.9,-1.4413,1.304,-2.60576,Haze,8,0,0,,2237,2788,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067291649058461,44.379795198328793,6113,21.5,5,9,2014-06-23 22:55:01.584-04,21.72,19.9,-1.41581,-0.400128,2.33027,Haze,8,0,0,,2237,2789,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.0671117734164,44.380125990137458,6114,24.9,5,10,2014-06-23 22:55:03.805-04,21.67,19.9,-1.47238,-2.34039,-0.556156,Haze,8,0,0,,2237,2790,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06710691191256,44.380136551335454,6115,25,5,10,2014-06-23 22:55:29.243-04,21.67,19.9,-1.5532,-0.941744,-2.90078,Haze,8,0,0,,2237,2791,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06710691191256,44.380136551335454,6116,25,5,10,2014-06-23 22:55:48.544-04,21.64,19.9,-1.50353,-1.77901,-1.13524,Haze,8,0,0,,2237,2792,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06710691191256,44.380136551335454,6117,25,5,10,2014-06-23 22:56:15.494-04,21.62,19.9,-1.49056,-0.535094,-0.601355,Haze,8,0,0,,2237,2793,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06710691191256,44.380136551335454,6118,25,5,10,2014-06-23 22:56:19.719-04,21.63,19.9,-1.42969,-1.46353,-2.17632,Haze,8,0,0,,2237,2794,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06710691191256,44.380136551335454,6119,25,5,10,2014-06-23 22:56:24.498-04,21.62,19.9,-1.48423,1.07391,0.60428,Haze,8,0,0,,2237,2795,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06710691191256,44.380136551335454,6120,25,5,10,2014-06-23 22:56:45.176-04,21.62,19.9,-1.52034,0.632056,-0.841373,Haze,8,0,0,,2237,2796,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06710691191256,44.380136551335454,6121,25,5,10,2014-06-23 22:57:04.873-04,21.67,19.9,-1.52603,-1.64445,2.30695,Haze,8,0,0,,2237,2797,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06710691191256,44.380136551335454,6122,25,5,10,2014-06-23 22:57:06.472-04,21.67,19.9,-1.51415,-0.754084,2.99867,Haze,8,0,0,,2237,2798,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.06710691191256,44.380136551335454,6123,25,5,10,2014-06-23 22:57:14.483-04,21.71,19.9,-1.52055,-1.76346,-2.19695,Haze,8,0,0,,2237,2799,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067485773935914,44.38040267676115,6124,24.3,5,10,2014-06-23 22:57:16.931-04,21.71,19.9,-1.41484,-2.49387,-2.8871,Haze,8,0,0,,2237,2800,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067485773935914,44.38040267676115,6125,24.3,5,10,2014-06-23 22:57:23.047-04,21.68,19.6,-1.53116,-0.852041,1.51203,Haze,8,0,0,,2237,2801,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067485773935914,44.38040267676115,6126,24.3,5,10,2014-06-23 22:57:29.244-04,21.69,19.6,-1.55604,-1.3019,-1.42206,Haze,8,0,0,,2237,2802,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067485773935914,44.38040267676115,6127,24.3,5,10,2014-06-23 22:57:49.412-04,21.66,19.6,-1.45261,-0.612456,-2.31298,Haze,8,0,0,,2237,2803,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067485773935914,44.38040267676115,6128,24.3,5,10,2014-06-23 22:58:05.267-04,21.65,19.6,-1.55077,-0.105001,2.17686,Haze,8,0,0,,2237,2804,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067485773935914,44.38040267676115,6129,24.3,5,10,2014-06-23 22:58:35.288-04,21.62,19.6,-1.4716,-2.08816,-1.62016,Haze,8,0,0,,2237,2805,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067485773935914,44.38040267676115,6130,24.3,5,10,2014-06-23 22:58:38.793-04,21.67,19.6,-1.45258,-2.96049,-2.3927,Haze,8,0,0,,2237,2806,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067485773935914,44.38040267676115,6131,24.3,5,10,2014-06-23 22:58:40.784-04,21.67,19.6,-1.52745,-1.07345,-0.319047,Haze,8,0,0,,2237,2807,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6132,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:00.327-04,21.73,19.6,-1.54647,-1.11954,-0.296386,Haze,8,0,0,,2237,2808,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6133,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:05.211-04,21.74,19.6,-1.53641,-1.94465,1.52965,Haze,8,0,0,,2237,2809,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6134,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:20.043-04,21.67,19.6,-1.48784,-2.08371,-2.21324,Haze,8,0,0,,2237,2810,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6135,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:26.051-04,21.71,19.6,-1.4979,1.27234,1.34103,Haze,8,0,0,,2237,2811,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6136,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:31.217-04,21.73,19.6,-1.53543,3.11165,2.95894,Haze,8,0,0,,2237,2812,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6137,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:33.903-04,21.73,19.6,-1.54025,2.96028,2.92012,Haze,8,0,0,,2237,2813,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6138,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:42.719-04,21.81,19.6,-1.50283,-0.223405,1.05388,Haze,8,0,0,,2237,2814,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6139,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:43.912-04,21.81,19.6,-1.54242,-0.7989,0.332885,Haze,8,0,0,,2237,2815,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6140,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:49.251-04,21.92,19.6,-1.53631,-0.011415,-0.138078,Haze,8,0,0,,2237,2816,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6141,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:51.489-04,21.92,19.6,-1.55529,-1.53901,-2.53971,Haze,8,0,0,,2237,2817,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6142,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:53.027-04,21.92,19.6,-1.55601,0.0774311,-1.00917,Haze,8,0,0,,2237,2818,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6143,20.4,5,10,2014-06-23 22:59:54.35-04,21.72,19.6,-1.51806,-1.59638,-2.63986,Haze,8,0,0,,2237,2819,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6144,20.4,5,10,2014-06-23 23:00:07.9-04,22.1,19.6,-1.56514,1.73594,3.0483,Haze,8,0,0,,2237,2820,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6145,20.4,5,10,2014-06-23 23:00:13.296-04,21.87,19.6,-1.52532,1.05601,2.0135,Haze,8,0,0,,2237,2821,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6146,20.4,5,10,2014-06-23 23:00:14.539-04,21.87,19.6,-1.53726,-1.63308,-1.72288,Haze,8,0,0,,2237,2822,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6147,20.4,5,10,2014-06-23 23:00:15.894-04,21.87,19.6,-1.52144,2.59971,2.64969,Haze,8,0,0,,2237,2823,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067519888281822,44.380792854353786,6148,20.4,5,10,2014-06-23 23:00:17.296-04,21.69,19.6,-1.5194,1.76019,1.92255,Haze,8,0,0,,2237,2824,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6149,20,5,10,2014-06-23 23:00:28.572-04,21.69,19.6,-1.5697,-1.51372,-0.327287,Haze,8,0,0,,2237,2825,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6150,20,5,10,2014-06-23 23:00:36.385-04,21.88,19.6,-1.51327,-2.57825,1.499,Haze,8,0,0,,2237,2826,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6151,20,5,10,2014-06-23 23:00:38.288-04,21.88,19.6,-1.49121,-2.63256,2.21615,Haze,8,0,0,,2237,2827,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6152,20,5,10,2014-06-23 23:00:46.138-04,21.71,19.6,-1.51834,-0.910273,-1.95578,Haze,8,0,0,,2237,2828,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6153,20,5,10,2014-06-23 23:01:00.632-04,22.07,19.6,-1.54042,2.8397,-0.483501,Haze,8,0,0,,2237,2829,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6154,20,5,10,2014-06-23 23:01:04.73-04,21.8,19.6,-1.45589,-2.62323,-0.799502,Haze,8,0,0,,2237,2830,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6155,20,5,10,2014-06-23 23:01:11.239-04,22.01,19.6,-1.50098,-2.89393,-2.88171,Haze,8,0,0,,2237,2831,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6156,20,5,10,2014-06-23 23:01:13.155-04,22.01,19.6,-1.53354,3.03132,2.72556,Haze,8,0,0,,2237,2832,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6157,20,5,10,2014-06-23 23:01:31.991-04,21.71,19.6,-1.4457,-1.46634,-1.62503,Haze,8,0,0,,2237,2833,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6158,20,5,10,2014-06-23 23:01:38.479-04,22,19.6,-1.48685,1.85096,2.8269,Haze,8,0,0,,2237,2834,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6159,20,5,10,2014-06-23 23:01:40.356-04,22,19.6,-1.49135,2.6776,2.27022,Haze,8,0,0,,2237,2835,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6160,20,5,10,2014-06-23 23:01:41.85-04,22,19.6,-1.43049,-1.6542,-2.61124,Haze,8,0,0,,2237,2836,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6161,20,5,10,2014-06-23 23:01:43.58-04,21.87,19.6,-1.44213,2.31861,2.00505,Haze,8,0,0,,2237,2837,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6162,20,5,10,2014-06-23 23:01:44.71-04,21.87,19.6,-1.52767,1.77574,1.01828,Haze,8,0,0,,2237,2838,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6163,20,5,10,2014-06-23 23:01:45.782-04,21.87,19.6,-1.50955,-2.58381,2.88381,Haze,8,0,0,,2237,2839,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067786600440741,44.381112749688327,6164,20,5,10,2014-06-23 23:01:47.008-04,21.87,19.6,-1.52747,2.43487,1.55359,Haze,8,0,0,,2237,2840,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6165,22.6,5,10,2014-06-23 23:02:04.243-04,21.67,19.6,-1.48787,-2.09248,2.26354,Haze,8,0,0,,2237,2841,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6166,22.6,5,10,2014-06-23 23:02:15.382-04,21.75,19.6,-1.51761,-1.58062,-1.41418,Haze,8,0,0,,2237,2842,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6167,22.6,5,10,2014-06-23 23:02:19.837-04,21.72,19.6,-1.52748,2.94348,2.33177,Haze,8,0,0,,2237,2843,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6168,22.6,5,10,2014-06-23 23:02:38.746-04,21.96,19.6,-1.51632,2.00326,-0.732131,Haze,8,0,0,,2237,2844,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6169,22.6,5,10,2014-06-23 23:02:44.401-04,21.79,19.6,-1.55579,0.12238,-2.89659,Haze,8,0,0,,2237,2845,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6170,22.6,5,10,2014-06-23 23:02:49.993-04,21.8,19.6,-1.54895,1.80637,-1.2716,Haze,8,0,0,,2237,2846,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6171,22.6,5,10,2014-06-23 23:02:52.725-04,21.8,19.6,-1.55991,2.84245,-0.205075,Haze,8,0,0,,2237,2847,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6172,22.6,5,10,2014-06-23 23:03:01.464-04,21.74,19.6,-1.51602,1.10863,-2.7383,Haze,8,0,0,,2237,2848,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6173,22.6,5,10,2014-06-23 23:03:02.582-04,21.74,19.6,-1.52469,1.54651,-2.34337,Haze,8,0,0,,2237,2849,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6174,22.6,5,10,2014-06-23 23:03:06.913-04,21.72,19.6,-1.45142,1.39512,-2.43735,Haze,8,0,0,,2237,2850,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6175,22.6,5,10,2014-06-23 23:03:18.601-04,21.74,19.6,-1.50783,0.810585,-2.82359,Haze,8,0,0,,2237,2851,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6176,22.6,5,10,2014-06-23 23:03:21.822-04,21.69,19.6,-1.50962,1.94953,-1.75321,Haze,8,0,0,,2237,2852,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6177,22.6,5,10,2014-06-23 23:03:33.783-04,21.67,19.6,-1.3543,0.518245,-2.84981,Haze,8,0,0,,2237,2853,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6178,22.6,5,10,2014-06-23 23:03:34.95-04,21.67,19.6,-1.43088,-1.28941,2.26268,Haze,8,0,0,,2237,2854,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6179,22.6,5,10,2014-06-23 23:03:38.186-04,21.7,19.6,-1.49617,3.06532,-0.129243,Haze,8,0,0,,2237,2855,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.068112405017018,44.381401087157428,6180,22.6,5,10,2014-06-23 23:03:41.605-04,21.7,19.6,-1.42584,-0.650191,2.60189,Haze,8,0,0,,2237,2856,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067809147760272,44.381056297570467,6181,24.6,5,10,2014-06-23 23:03:48.887-04,21.71,19.6,-1.48347,-2.09192,0.839234,Haze,8,0,0,,2237,2857,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067809147760272,44.381056297570467,6182,24.6,5,10,2014-06-23 23:03:49.925-04,21.71,19.6,-1.45913,-1.12674,1.89211,Haze,8,0,0,,2237,2858,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.067809147760272,44.381056297570467,6183,24.6,5,10,2014-06-23 23:03:50.909-04,21.71,19.6,-1.51843,2.95088,-0.996681,Haze,8,0,0,,2237,2859,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.070684811100364,44.374766894616187,6184,-16.6,5,10,2014-06-23 23:08:30.625-04,21.41,19.6,-1.45594,-0.139705,-2.32252,Haze,8,0,0,,2237,2860,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6185,-14.5,5,10,2014-06-23 23:10:03.222-04,21.62,19.9,-1.53671,2.15122,2.19302,Haze,8,0,0,,2237,2861,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6186,-14.5,5,10,2014-06-23 23:10:11.802-04,21.62,19.9,-1.51157,2.39551,-2.85802,Haze,8,0,0,,2237,2862,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6187,-14.5,5,10,2014-06-23 23:10:27.19-04,21.64,20.3,-1.53133,1.39055,-2.5783,Haze,8,0,0,,2237,2863,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6188,-14.5,5,10,2014-06-23 23:10:36.519-04,21.63,20.3,-1.54322,-2.07868,1.9892,Haze,8,0,0,,2237,2864,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6189,-14.5,5,10,2014-06-23 23:10:46.632-04,21.61,20.3,-1.51156,2.77076,2.20138,Haze,8,0,0,,2237,2865,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6190,-14.5,5,10,2014-06-23 23:10:56.464-04,21.62,20.3,-1.51835,2.54919,1.9779,Haze,8,0,0,,2237,2866,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6191,-14.5,5,10,2014-06-23 23:11:01.448-04,21.69,20.3,-1.45961,2.51142,2.00259,Haze,8,0,0,,2237,2867,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6192,-14.5,5,10,2014-06-23 23:11:05.907-04,21.67,20.3,-1.55876,1.42342,0.754358,Haze,8,0,0,,2237,2868,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6193,-14.5,5,10,2014-06-23 23:11:07.14-04,21.67,20.3,-1.5065,2.2097,1.66017,Haze,8,0,0,,2237,2869,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6194,-14.5,5,10,2014-06-23 23:11:17.194-04,21.68,20.6,-1.54122,2.33214,-1.45223,Haze,8,0,0,,2237,2870,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6195,-14.5,5,10,2014-06-23 23:11:37.888-04,21.65,20.6,-1.56878,2.39528,1.12613,Haze,8,0,0,,2237,2871,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6196,-14.5,5,10,2014-06-23 23:11:46.079-04,21.65,20.6,-1.50916,2.06177,1.95136,Haze,8,0,0,,2237,2872,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6197,-14.5,5,10,2014-06-23 23:11:54.172-04,21.69,20.6,-1.5076,0.739507,0.144249,Haze,8,0,0,,2237,2873,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6198,-14.5,5,10,2014-06-23 23:11:58.258-04,21.65,20.6,-1.47393,2.84887,2.89808,Haze,8,0,0,,2237,2874,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6199,-14.5,5,10,2014-06-23 23:12:09.085-04,21.69,20.6,-1.49472,3.08823,-0.133775,Haze,8,0,0,,2237,2875,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6200,-14.5,5,10,2014-06-23 23:12:12.912-04,21.68,20.6,-1.49346,-2.88579,0.232211,Haze,8,0,0,,2237,2876,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6201,-14.5,5,10,2014-06-23 23:12:19.459-04,21.69,20.6,-1.46876,-1.90287,2.85543,Haze,8,0,0,,2237,2877,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07499285787344,44.375420012511313,6202,-14.5,5,10,2014-06-23 23:12:27.898-04,21.69,20.6,-1.55643,-1.34283,-3.00011,Haze,8,0,0,,2237,2878,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6203,-10.5,5,10,2014-06-23 23:12:49.398-04,21.69,20.6,-1.52917,2.32024,2.08619,Haze,8,0,0,,2237,2879,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6204,-10.5,5,10,2014-06-23 23:12:58.139-04,21.69,20.6,-1.53047,1.49822,-2.82505,Haze,8,0,0,,2237,2880,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6205,-10.5,5,10,2014-06-23 23:13:00.774-04,21.72,20.6,-1.46525,0.606309,-2.09023,Haze,8,0,0,,2237,2881,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6206,-10.5,5,10,2014-06-23 23:13:02.632-04,21.72,20.6,-1.52718,-1.32418,2.73203,Haze,8,0,0,,2237,2882,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6207,-10.5,5,10,2014-06-23 23:13:05.415-04,21.71,20.6,-1.49848,2.87916,0.563622,Haze,8,0,0,,2237,2883,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6208,-10.5,5,10,2014-06-23 23:13:09.381-04,21.71,20.6,-1.42932,1.34181,-1.78965,Haze,8,0,0,,2237,2884,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6209,-10.5,5,10,2014-06-23 23:13:17.183-04,21.72,20.6,-1.52324,2.62186,0.615107,Haze,8,0,0,,2237,2885,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6210,-10.5,5,10,2014-06-23 23:13:22.118-04,21.69,20.6,-1.48447,1.78218,-1.46772,Haze,8,0,0,,2237,2886,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6211,-10.5,5,10,2014-06-23 23:13:27-04,21.7,20.6,-1.51873,2.83766,-0.294093,Haze,8,0,0,,2237,2887,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075510943308473,44.375406140461564,6212,-10.5,5,10,2014-06-23 23:13:47.024-04,21.69,20.6,-1.4555,-2.70936,-1.79329,Haze,8,0,0,,2237,2888,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075462244451046,44.37503922265023,6213,-11.6,5,10,2014-06-23 23:14:18.555-04,21.66,20.6,-1.47226,2.7434,-0.902169,Haze,8,0,0,,2237,2889,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075462244451046,44.37503922265023,6214,-11.6,5,10,2014-06-23 23:14:23.412-04,21.72,20.6,-1.45636,-1.31621,1.81492,Haze,8,0,0,,2237,2890,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075462244451046,44.37503922265023,6215,-11.6,5,10,2014-06-23 23:14:39.419-04,21.78,20.6,-1.56147,-2.86306,-2.43776,Haze,8,0,0,,2237,2891,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075462244451046,44.37503922265023,6216,-11.6,5,10,2014-06-23 23:14:45.675-04,21.86,20.6,-1.55392,-2.12791,2.92462,Haze,8,0,0,,2237,2892,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075462244451046,44.37503922265023,6217,-11.6,5,10,2014-06-23 23:14:51.401-04,21.74,20.6,-1.50103,3.06762,0.225296,Haze,8,0,0,,2237,2893,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075462244451046,44.37503922265023,6218,-11.6,5,10,2014-06-23 23:14:56.74-04,21.77,20.6,-1.52322,-2.25573,-0.486977,Haze,8,0,0,,2237,2894,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075462244451046,44.37503922265023,6219,-11.6,5,10,2014-06-23 23:15:01.008-04,21.77,20.6,-1.48879,2.76665,-1.79441,Haze,8,0,0,,2237,2895,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075462244451046,44.37503922265023,6220,-11.6,5,10,2014-06-23 23:15:07.821-04,21.7,20.6,-1.53142,-0.303818,-1.2242,Haze,8,0,0,,2237,2896,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.075462244451046,44.37503922265023,6221,-11.6,5,10,2014-06-23 23:15:12.761-04,21.72,20.6,-1.51811,-2.75999,-0.717467,Haze,8,0,0,,2237,2897,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074946003034711,44.37489191070199,6222,-10.2,5,10,2014-06-23 23:15:28.694-04,21.68,20.6,-1.5347,3.01805,1.72345,Haze,8,0,0,,2237,2898,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074946003034711,44.37489191070199,6223,-10.2,5,10,2014-06-23 23:15:39.026-04,21.67,20.6,-1.40526,2.48238,-1.25908,Haze,8,0,0,,2237,2899,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074946003034711,44.37489191070199,6224,-10.2,5,10,2014-06-23 23:15:44.288-04,21.72,20.6,-1.4769,2.80532,-1.53678,Haze,8,0,0,,2237,2900,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074946003034711,44.37489191070199,6225,-10.2,5,10,2014-06-23 23:15:49.741-04,21.69,20.6,-1.50418,-1.39598,0.564495,Haze,8,0,0,,2237,2901,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074946003034711,44.37489191070199,6226,-10.2,5,10,2014-06-23 23:15:55.138-04,21.71,20.6,-1.45985,-0.698075,1.38465,Haze,8,0,0,,2237,2902,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074946003034711,44.37489191070199,6227,-10.2,5,10,2014-06-23 23:15:59.567-04,21.69,20.6,-1.48017,3.13102,-1.44716,Haze,8,0,0,,2237,2903,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074946003034711,44.37489191070199,6228,-10.2,5,10,2014-06-23 23:16:16.22-04,22.17,20.6,-1.55831,0.351485,-2.14677,Haze,8,0,0,,2237,2904,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074946003034711,44.37489191070199,6229,-10.2,5,10,2014-06-23 23:16:22.357-04,21.87,20.6,-1.50319,2.26126,-1.82261,Haze,8,0,0,,2237,2905,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6230,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:16:29.138-04,21.82,20.6,-1.48893,2.32418,-2.89967,Haze,8,0,0,,2237,2906,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6231,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:16:30.433-04,21.82,20.6,-1.53467,-1.12233,0.721408,Haze,8,0,0,,2237,2907,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6232,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:16:48.951-04,21.65,20.6,-1.52835,0.600673,1.21311,Haze,8,0,0,,2237,2908,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6233,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:17:04.943-04,21.84,20.3,-1.43307,0.760449,-1.59126,Haze,8,0,0,,2237,2909,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6234,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:17:10.97-04,21.92,20.3,-1.49845,0.719878,-2.83813,Haze,8,0,0,,2237,2910,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6235,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:17:16.526-04,21.74,20.3,-1.54589,0.765723,1.7117,Haze,8,0,0,,2237,2911,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6236,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:17:32.765-04,21.74,20.3,-1.5141,0.311569,-1.86236,Haze,8,0,0,,2237,2912,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6237,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:17:44.129-04,21.76,20.3,-1.51627,0.150972,-1.94203,Haze,8,0,0,,2237,2913,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6238,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:17:49.843-04,21.78,20.3,-1.54725,-1.16178,-1.89776,Haze,8,0,0,,2237,2914,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6239,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:17:51.624-04,21.78,20.3,-1.49172,0.764741,1.9749,Haze,8,0,0,,2237,2915,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6240,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:18:16.655-04,21.72,20.3,-1.51835,2.78614,0.424431,Haze,8,0,0,,2237,2916,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6241,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:18:23.532-04,21.8,20.3,-1.50092,2.79632,-1.80283,Haze,8,0,0,,2237,2917,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.07442263700068,44.374803523533046,6242,-9.20001,5,10,2014-06-23 23:18:25.146-04,21.8,20.3,-1.49565,-2.01529,0.335707,Haze,8,0,0,,2237,2918,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073973366990685,44.374576206319034,6243,-8.5,5,10,2014-06-23 23:18:28.32-04,21.74,20.3,-1.46059,2.43388,-1.32126,Haze,8,0,0,,2237,2919,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073961045593023,44.374567824415863,6244,-8.39999,5,10,2014-06-23 23:18:39.055-04,21.79,20.3,-1.42082,2.11463,-1.808,Haze,8,0,0,,2237,2920,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073961045593023,44.374567824415863,6245,-8.39999,5,10,2014-06-23 23:18:40.785-04,21.79,20.3,-1.52019,-1.70989,1.18687,Haze,8,0,0,,2237,2921,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073961045593023,44.374567824415863,6246,-8.39999,5,10,2014-06-23 23:18:49.916-04,21.74,20.3,-1.47809,1.64955,-1.62649,Haze,8,0,0,,2237,2922,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073961045593023,44.374567824415863,6247,-8.39999,5,10,2014-06-23 23:18:54.645-04,21.71,20.3,-1.48374,1.68108,-1.44562,Haze,8,0,0,,2237,2923,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073961045593023,44.374567824415863,6248,-8.39999,5,10,2014-06-23 23:18:59.844-04,21.7,20.3,-1.56095,0.848605,-0.819002,Haze,8,0,0,,2237,2924,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073961045593023,44.374567824415863,6249,-8.39999,5,10,2014-06-23 23:19:05.495-04,21.73,20.3,-1.47509,-2.53013,1.01895,Haze,8,0,0,,2237,2925,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073961045593023,44.374567824415863,6250,-8.39999,5,10,2014-06-23 23:19:07.18-04,21.73,20.3,-1.42994,0.152114,-2.81987,Haze,8,0,0,,2237,2926,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073730207979679,44.374222029000521,6251,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:19:10.965-04,21.71,20.3,-1.51885,3.07594,0.249083,Haze,8,0,0,,2237,2927,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6252,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:19:16.665-04,21.7,20.3,-1.53882,-1.58107,2.26038,Haze,8,0,0,,2237,2928,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6253,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:19:27.966-04,21.73,20.3,-1.52432,-2.54698,1.09414,Haze,8,0,0,,2237,2929,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6254,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:19:32.766-04,21.69,20.3,-1.53823,-2.68568,0.867468,Haze,8,0,0,,2237,2930,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6255,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:19:39.234-04,21.73,20.3,-1.49927,2.51983,-0.257861,Haze,8,0,0,,2237,2931,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6256,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:19:43.073-04,21.72,20.3,-1.51868,-3.06154,0.519049,Haze,8,0,0,,2237,2932,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6257,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:19:51.206-04,21.72,20.3,-1.47807,-2.99377,-0.571221,Haze,8,0,0,,2237,2933,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6258,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:19:58.979-04,21.67,20.3,-1.52,2.17789,2.54146,Haze,8,0,0,,2237,2934,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6259,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:20:07.58-04,21.68,20.3,-1.54929,1.05366,0.710848,Haze,8,0,0,,2237,2935,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6260,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:20:14.337-04,21.75,19.9,-1.50519,-2.27788,-2.8353,Haze,8,0,0,,2237,2936,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6261,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:20:16.061-04,21.75,19.9,-1.53209,-1.26617,-0.434367,Haze,8,0,0,,2237,2937,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6262,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:20:17.399-04,21.75,19.9,-1.36719,-0.157174,-2.78065,Haze,8,0,0,,2237,2938,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6263,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:20:19.3-04,21.75,19.9,-1.43313,2.51693,-2.87395,Haze,8,0,0,,2237,2939,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6264,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:20:20.646-04,21.72,19.9,-1.49529,-2.84882,-2.86935,Haze,8,0,0,,2237,2940,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6265,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:20:23.917-04,21.72,19.9,-1.44396,-1.95727,-2.35433,Haze,8,0,0,,2237,2941,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073728363960981,44.374212725088,6266,-9.79999,5,10,2014-06-23 23:20:33.153-04,21.69,20.3,-1.50247,0.666817,0.706949,Haze,8,0,0,,2237,2942,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073943024501204,44.374548294581473,6267,-10.7,5,10,2014-06-23 23:20:41.646-04,21.77,19.9,-1.47722,0.715419,0.591937,Haze,8,0,0,,2237,2943,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6268,-10.6,5,10,2014-06-23 23:20:44.25-04,21.77,19.9,-1.5538,-1.8069,-2.28298,Haze,8,0,0,,2237,2944,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6269,-10.6,5,10,2014-06-23 23:20:45.439-04,21.77,19.9,-1.56359,-1.58488,-2.07384,Haze,8,0,0,,2237,2945,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6270,-10.6,5,10,2014-06-23 23:20:46.978-04,21.62,19.9,-1.49285,-0.886961,-1.64193,Haze,8,0,0,,2237,2946,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6271,-10.6,5,10,2014-06-23 23:20:48.444-04,21.62,19.9,-1.46899,-3.00797,2.78472,Haze,8,0,0,,2237,2947,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6272,-10.6,5,10,2014-06-23 23:20:50.534-04,21.69,19.9,-1.51143,0.580274,-0.0730339,Haze,8,0,0,,2237,2948,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6273,-10.6,5,10,2014-06-23 23:20:51.763-04,21.69,19.9,-1.47127,-1.61828,-2.47541,Haze,8,0,0,,2237,2949,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6274,-10.6,5,10,2014-06-23 23:20:54.43-04,21.69,19.9,-1.48754,-1.04329,-1.85636,Haze,8,0,0,,2237,2950,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6275,-10.6,5,10,2014-06-23 23:20:56.976-04,21.68,19.9,-1.5013,-0.851684,-1.01406,Haze,8,0,0,,2237,2951,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88

-68.073977557942271,44.374575410038233,6276,-10.6,5,10,2014-06-23 23:21:02.966-04,21.69,19.9,-1.45665,2.3807,1.8844,Haze,8,0,0,,2237,2952,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6277,-10.6,5,10,2014-06-23 23:21:08.104-04,21.67,19.9,-1.45963,-0.781471,-1.34884,Haze,8,0,0,,2237,2953,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.073977557942271,44.374575410038233,6278,-10.6,5,10,2014-06-23 23:21:12.703-04,21.67,19.9,-1.44324,0.56686,0.23519,Haze,8,0,0,,2237,2954,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074437975883484,44.374818066135049,6279,-9.29999,5,10,2014-06-23 23:21:18.376-04,21.7,19.9,-1.40692,2.00923,1.95363,Haze,8,0,0,,2237,2955,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074437975883484,44.374818066135049,6280,-9.29999,5,10,2014-06-23 23:21:20.124-04,21.7,19.9,-1.43563,1.00379,0.693031,Haze,8,0,0,,2237,2956,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074437975883484,44.374818066135049,6281,-9.29999,5,10,2014-06-23 23:21:29.765-04,21.7,19.9,-1.51648,0.305966,0.156678,Haze,8,0,0,,2237,2957,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074437975883484,44.374818066135049,6282,-9.29999,5,10,2014-06-23 23:21:42.192-04,22.22,19.9,-1.51488,-2.53251,2.78055,Haze,8,0,0,,2237,2958,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074437975883484,44.374818066135049,6283,-9.29999,5,10,2014-06-23 23:21:45.33-04,22.22,19.9,-1.47144,2.17706,1.45509,Haze,8,0,0,,2237,2959,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074437975883484,44.374818066135049,6284,-9.29999,5,10,2014-06-23 23:21:47.169-04,21.66,19.9,-1.45582,1.29351,0.125184,Haze,8,0,0,,2237,2960,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6285,-10.8,5,10,2014-06-23 23:22:26.962-04,21.72,19.9,-1.45715,2.5129,2.60326,Haze,8,0,0,,2237,2961,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6286,-10.8,5,10,2014-06-23 23:22:31.233-04,21.97,19.9,-1.4701,-1.20859,-1.60056,Haze,8,0,0,,2237,2962,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6287,-10.8,5,10,2014-06-23 23:22:32.857-04,21.97,19.9,-1.53462,0.652685,0.617916,Haze,8,0,0,,2237,2963,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6288,-10.8,5,10,2014-06-23 23:22:34.456-04,21.97,19.9,-1.53129,1.8375,1.85157,Haze,8,0,0,,2237,2964,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6289,-10.8,5,10,2014-06-23 23:23:14.814-04,21.69,19.9,-1.41793,2.21841,-1.69938,Haze,8,0,0,,2237,2965,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6290,-10.8,5,10,2014-06-23 23:23:21.815-04,21.68,19.9,-1.51439,-2.06646,1.1218,Haze,8,0,0,,2237,2966,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6291,-10.8,5,10,2014-06-23 23:23:25.275-04,21.68,19.9,-1.49232,-2.1404,0.94245,Haze,8,0,0,,2237,2967,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6292,-10.8,5,10,2014-06-23 23:23:28.769-04,21.67,19.9,-1.50519,3.12697,-0.511121,Haze,8,0,0,,2237,2968,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6293,-10.8,5,10,2014-06-23 23:23:32.471-04,21.67,19.9,-1.4488,2.64213,-1.14675,Haze,8,0,0,,2237,2969,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6294,-10.8,5,10,2014-06-23 23:23:51.208-04,21.67,19.9,-1.4757,1.03464,-2.53557,Haze,8,0,0,,2237,2970,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6295,-10.8,5,10,2014-06-23 23:23:52.976-04,21.67,19.9,-1.42765,0.883456,-2.74293,Haze,8,0,0,,2237,2971,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074837205931544,44.375092573463917,6296,-10.8,5,10,2014-06-23 23:24:08.492-04,21.61,19.9,-1.53976,-1.83205,-2.07303,Haze,8,0,0,,2237,2972,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074848353862762,44.375111600384116,6297,-12.5,5,10,2014-06-23 23:29:00.212-04,21.68,19.9,-1.4151,0.0958494,2.41775,Haze,8,0,0,,2237,2973,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074848353862762,44.375111600384116,6298,-12.5,5,10,2014-06-23 23:29:25.711-04,21.72,19.9,-1.49817,1.3906,-1.04387,Haze,8,0,0,,2237,2974,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.074848353862762,44.375111600384116,6299,-12.5,5,10,2014-06-23 23:29:26.89-04,21.72,19.9,-1.51095,-1.65604,2.31466,Haze,8,0,0,,2237,2975,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.071066522970796,44.374404670670629,6300,-17.1,5,10,2014-06-23 23:33:52.341-04,21.62,19.9,-1.52101,-0.300208,0.824622,Haze,8,0,0,,2237,2976,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.071066522970796,44.374404670670629,6301,-17.1,5,10,2014-06-23 23:34:08.865-04,21.62,19.9,-1.49212,0.308356,-1.60543,Haze,8,0,0,,2237,2977,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.071066522970796,44.374404670670629,6302,-17.1,5,10,2014-06-23 23:34:24.907-04,21.62,19.9,-1.51916,-0.527394,2.14153,Haze,8,0,0,,2237,2978,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.071066522970796,44.374404670670629,6303,-17.1,5,10,2014-06-23 23:34:44.383-04,21.61,19.9,-1.47158,1.36819,1.36325,Haze,8,0,0,,2237,2979,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.08646684512496,44.39351167995482 7,6304,-12.6,5,10,2014-06-23 23:39:57.835-04,20.97,20.3,-1.54929,-3.02302,-2.22056,Haze,8,0,0,,2237,2980,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.08646684512496,44.393511679954827,6305,-12.6,5,10,2014-06-23 23:40:00.74-04,21.01,20.3,-1.53345,-2.14693,-1.34796,Haze,8,0,0,,2237,2981,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.093258617445827,44.392714351415634,6306,-10.7,5,10,2014-06-23 23:41:49.719-04,15.97,20.9,-1.498,2.48667,-2.26812,Haze,8,0,0,,2237,2982,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.093258617445827,44.392714351415634,6307,-10.7,5,10,2014-06-23 23:42:08.697-04,20.28,21.5,-1.46228,-3.07782,-3.1285,Haze,8,0,0,,2237,2983,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.09351334348321,44.393014968372881,6308,-1.89999,5,11,2014-06-23 23:42:30.803-04,21.35,21.9,-1.40584,3.05777,2.92359,Haze,8,0,0,,2237,2984,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.09351334348321,44.393014968372881,6309,-1.89999,5,11,2014-06-23 23:42:36.673-04,21.36,21.5,-1.47326,2.99802,2.73351,Haze,8,0,0,,2237,2985,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.09351334348321,44.393014968372881,6310,-1.89999,5,11,2014-06-23 23:42:43.933-04,21.47,21.5,-1.48192,2.93593,-0.560197,Haze,8,0,0,,2237,2986,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.09351334348321,44.393014968372881,6311,-1.89999,5,11,2014-06-23 23:42:48.56-04,21.45,21.5,-1.47421,2.65449,-0.514011,Haze,8,0,0,,2237,2987,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.090957198292017,44.391724574379623,6312,-7.20001,5,10,2014-06-23 23:44:33.885-04,20.15,20.9,-1.51134,0.517109,1.84037,Haze,8,0,0,,2237,2988,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.089858330786228,44.391849297098815,6313,-8.10001,5,11,2014-06-23 23:45:41.773-04,21.18,20.9,-1.44523,-0.604682,-1.97285,Haze,8,0,0,,2237,2989,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.089858330786228,44.391849297098815,6314,-8.10001,5,11,2014-06-23 23:45:45.731-04,21.18,20.9,-1.47757,-1.12336,2.30399,Haze,8,0,0,,2237,2990,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.094001589342952,44.389905910938978,6315,-15.7,5,10,2014-06-23 23:48:07.244-04,21.32,20.9,-1.51917,-0.165098,0.859158,Haze,8,0,0,,2237,2991,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.094001589342952,44.389905910938978,6316,-15.7,5,10,2014-06-23 23:48:14.262-04,21.33,21.2,-1.44783,-0.977987,-0.930827,Haze,8,0,0,,2237,2992,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.094001589342952,44.389905910938978,6317,-15.7,5,10,2014-06-23 23:48:21.497-04,21.46,21.2,-1.48536,-0.468378,1.35015,Haze,8,0,0,,2237,2993,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.094001589342952,44.389905910938978,6318,-15.7,5,10,2014-06-23 23:48:32.713-04,21.5,21.2,-1.52413,0.14867,-1.16542,Haze,8,0,0,,2237,2994,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.09391014277935,44.386729630641639,6319,-19.7,5,9,2014-06-23 23:49:55.63-04,21.43,21.2,-1.54744,-1.62864,-0.324063,Haze,8,0,0,,2237,2995,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.09391014277935,44.386729630641639,6320,-19.7,5,9,2014-06-23 23:49:59.992-04,21.44,21.2,-1.50142,1.43848,-2.50428,Haze,8,0,0,,2237,2996,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.09391014277935,44.386729630641639,6321,-19.7,5,9,2014-06-23 23:50:05.13-04,21.43,21.5,-1.54191,-2.54749,0.274851,Haze,8,0,0,,2237,2997,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,20,88
-68.095750096091933,44.384030753415026,6322,9.58859,6,7,2014-06-23 23:55:00.032-04,21.53,20.3,-1.50685,-2.78655,-3.01936,Haze,8,0,0,,2237,4993,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.095142522729546,44.380192285249819,6323,18.7636,16,0,2014-06-23 23:56:43.554-04,21.55,20.3,-1.54991,-1.14183,-0.730383,Haze,8,0,0,,2237,4994,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.095142522729546,44.380192285249819,6324,18.7636,16,0,2014-06-23 23:56:49.835-04,21.56,20.3,-1.5265,-2.80209,-2.39356,Haze,8,0,0,,2237,4995,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.090385909074072,44.372067819135147,6325,-24.9872,6,8,2014-06-23 23:59:07.884-04,21.62,19.9,-1.50598,3.05872,-2.54795,Haze,8,0,0,,2237,4996,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.090384516140361,44.372082437431544,6326,-26.7639,12,7,2014-06-23 23:59:14.746-04,21.63,19.9,-1.53145,2.85504,2.80637,Haze,8,0,0,,2237,4997,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.090406984497378,44.372105448203797,6327,-27.8262,6,8,2014-06-23 23:59:17.183-04,21.61,19.9,-1.5144,-2.95996,-3.00179,Haze,8,0,0,,2237,4998,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.090555226609467,44.37216279124501,6328,-37.1808,6,9,2014-06-23 23:59:54.969-04,21.63,19.9,-1.52335,-2.92282,2.96676,Haze,8,0,0,,2237,4999,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.090536616895236,44.372165852956229,6329,-36.244,8,9,2014-06-23 23:59:59.682-04,21.67,19.9,-1.29398,1.90226,3.02809,Haze,8,0,0,,2237,5000,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.090517190640455,44.3721779757837,6330,-34.5878,8,9,2014-06-24 00:00:04.219-04,21.65,19.9,-1.42894,2.04159,2.83196,Haze,8,0,0,,2237,5001,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.095636391739504,44.38742702581905 1,6331,-8.36808,8,9,2014-06-24 00:03:58.075-04,21.56,19.3,-1.49337,2.4541,1.89864,Haze,8,0,0,,2237,5002,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.095636391739504,44.387427025819051,6332,-8.36808,8,9,2014-06-24 00:04:05.749-04,21.55,19.3,-1.5134,0.714842,1.2654,Haze,8,0,0,,2237,5003,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.085465374261958,44.39414084840444,6333,6.28621,8,10,2014-06-24 00:07:48.521-04,20.97,19.3,-1.45328,-2.57655,-2.24817,Haze,8,0,0,,2237,5004,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.084962486954581,44.394418360954269,6334,-4.55429,8,9,2014-06-24 00:08:23.414-04,18.56,19.3,-1.53487,-0.833094,-0.879741,Haze,8,0,0,,2237,5005,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.084589696163633,44.394597926257916,6335,-8.24336,8,11,2014-06-24 00:08:48.17-04,19.74,19.3,-1.54063,2.45704,2.62687,Haze,8,0,0,,2237,5006,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.084328848444414,44.394476507504336,6336,-11.6546,6,11,2014-06-24 00:09:11.391-04,20.72,19,-1.5385,-1.27361,-0.40675,Haze,8,0,0,,2237,5007,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.084158518057947,44.394949468911527,6337,-16.6838,4,10,2014-06-24 00:11:18.877-04,19.43,18.3,-1.46543,-2.84133,-3.05646,Haze,8,0,0,,2237,5008,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073731066579427,44.392809892755537,6338,-16.3377,24,5,2014-06-24 00:15:45.457-04,21.52,18,-1.49592,-1.30123,-0.627684,Haze,8,0,0,,2237,5009,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073731066579427,44.392809892755537,6339,-16.3377,24,5,2014-06-24 00:15:48.775-04,21.52,18,-1.5444,-0.892261,-0.21468,Haze,8,0,0,,2237,5010,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073731066579427,44.392809892755537,6340,-16.3377,24,5,2014-06-24 00:15:50.692-04,21.52,18,-1.48764,3.00316,-2.61978,Haze,8,0,0,,2237,5011,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073665896751493,44.392692137330819,6341,-12.9408,8,5,2014-06-24 00:15:52.846-04,21.52,18,-1.4306,-2.53154,-1.87369,Haze,8,0,0,,2237,5012,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073627284842459,44.392627194364749,6342,-12.4453,8,5,2014-06-24 00:15:54.89-04,21.53,18,-1.35518,0.588621,1.26431,Haze,8,0,0,,2237,5013,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073627284842459,44.392627194364749,6343,-12.4453,8,5,2014-06-24 00:15:57.018-04,21.53,18,-1.46925,-0.375511,0.366408,Haze,8,0,0,,2237,5014,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073616575460051,44.392568153677473,6344,-10.9209,8,5,2014-06-24 00:15:59.431-04,21.53,18,-1.52969,1.66754,2.41943,Haze,8,0,0,,2237,5015,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073616575460051,44.392568153677473,6345,-10.9209,8,5,2014-06-24 00:16:02.157-04,21.53,18,-1.40441,2.94117,-2.65162,Haze,8,0,0,,2237,5016,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073616575460051,44.392568153677473,6346,-10.9209,8,5,2014-06-24 00:16:03.83-04,21.52,18,-1.54136,1.8614,2.62617,Haze,8,0,0,,2237,5017,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073616575460051,44.392568153677473,6347,-10.9209,8,5,2014-06-24 00:16:05.866-04,21.52,18,-1.52794,-1.69639,-0.981259,Haze,8,0,0,,2237,5018,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073616575460051,44.392568153677473,6348,-10.9209,8,5,2014-06-24 00:16:08.202-04,21.52,18,-1.41506,-0.63846,0.0473194,Haze,8,0,0,,2237,5019,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073563681709544,44.39246842847382 6,6349,-9.19085,8,6,2014-06-24 00:16:10.331-04,21.52,18,-1.55181,0.585173,1.33823,Haze,8,0,0,,2237,5020,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073563681709544,44.392468428473826,6350,-9.19085,8,6,2014-06-24 00:16:12.478-04,21.53,18,-1.43445,-3.07699,-2.32028,Haze,8,0,0,,2237,5021,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073538758423354,44.392419448522212,6351,-7.76467,8,6,2014-06-24 00:16:14.888-04,21.53,18,-1.52443,-2.65826,-1.92129,Haze,8,0,0,,2237,5022,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073522807702005,44.392395124185015,6352,-7.13915,8,6,2014-06-24 00:16:17.095-04,21.53,18,-1.42019,-2.10869,-1.35866,Haze,8,0,0,,2237,5023,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073512692200552,44.392378002840914,6353,-6.59102,6,6,2014-06-24 00:16:19.255-04,21.53,18,-1.53383,-0.470652,0.393162,Haze,8,0,0,,2237,5024,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07350466677444,44.392368278777425,6354,-6.06826,6,6,2014-06-24 00:16:22.184-04,21.53,18,-1.40636,2.17171,3.03627,Haze,8,0,0,,2237,5025,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073479860098573,44.39233829890793,6355,-5.54475,8,6,2014-06-24 00:16:24.497-04,21.53,18,-1.49266,2.75869,-2.76325,Haze,8,0,0,,2237,5026,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073449680704897,44.392299038056869,6356,-4.58354,6,6,2014-06-24 00:16:26.835-04,21.53,18,-1.40745,-2.72327,-1.97955,Haze,8,0,0,,2237,5027,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073437052683786,44.392277364328812,6357,-4.14258,6,6,2014-06-24 00:16:29.424-04,21.53,18,-1.44239,-1.86006,-1.07837,Haze,8,0,0,,2237,5028,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073413296735652,44.392256474911555,6358,-3.70076,6,6,2014-06-24 00:16:31.158-04,21.53,18,-1.33378,2.95006,-2.5799,Haze,8,0,0,,2237,5029,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073400935542296,44.392240004966695,6359,-3.26941,6,6,2014-06-24 00:16:32.847-04,21.53,18,-1.51128,2.01383,2.86751,Haze,8,0,0,,2237,5030,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07339176456685,44.392220073071726,6360,-2.86575,8,6,2014-06-24 00:16:34.9-04,21.53,18,-1.45321,-0.926002,-0.157638,Haze,8,0,0,,2237,5031,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073384901989527,44.392193858287051,6361,-2.45145,8,6,2014-06-24 00:16:38.376-04,21.54,18,-1.49431,-1.46306,-0.654036,Haze,8,0,0,,2237,5032,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07334468837513,44.392163055756313,6362,-1.4388,8,6,2014-06-24 00:16:41.02-04,21.53,18,-1.35596,2.62696,-2.85598,Haze,8,0,0,,2237,5033,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073330540038867,44.39214401044363,6363,-0.931322,12,6,2014-06-24 00:16:43-04,21.53,18,-1.41741,1.84709,2.61296,Haze,8,0,0,,2237,5034,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073285219062328,44.392118822145456,6364,-0.417227,16,6,2014-06-24 00:16:45.058-04,21.54,18,-1.50078,3.01855,-2.53104,Haze,8,0,0,,2237,5035,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07328845455406,44.392084718111882,6365,0.145291,12,6,2014-06-24 00:16:47.39-04,21.54,18,-1.35038,1.05514,1.88782,Haze,8,0,0,,2237,5036,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07328845455406,44.392084718111882,6366,0.145291,12,6,2014-06-24 00:16:49.764-04,21.54,18,-1.35824,2.7005,-2.94273,Haze,8,0,0,,2237,5037,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07328845455406,44.392084718111882,6367,0.145291,12,6,2014-06-24 00:16:51.823-04,21.54,18,-1.33754,1.9257,2.6575,Haze,8,0,0,,2237,5038,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07328845455406,44.392084718111882,6368,0.145291,12,6,2014-06-24 00:16:54.119-04,21.55,18,-1.37133,2.06928,2.75379,Haze,8,0,0,,2237,5039,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073292870479335,44.39196140045857,6369,3.06531,12,7,2014-06-24 00:16:57.4-04,21.55,18,-1.40446,2.19286,2.97571,Haze,8,0,0,,2237,5040,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073291064174853,44.391923538567042,6370,3.5892,8,7,2014-06-24 00:17:01.032-04,21.54,18,-1.44262,2.13182,2.79452,Haze,8,0,0,,2237,5041,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070202535619089,44.375322987010314,6371,-10.8207,6,10,2014-06-24 00:26:45.033-04,21.69,19.3,-1.4061,2.75671,-2.90318,Haze,8,0,0,,2237,5042,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070219819148591,44.375283468962408,6372,-12.7208,4,10,2014-06-24 00:26:48.535-04,21.67,19.3,-1.46003,2.48907,2.54009,Haze,8,0,0,,2237,5043,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070219819148591,44.375283468962408,6373,-12.7208,4,10,2014-06-24 00:26:52.427-04,21.67,19.3,-1.39817,1.50931,1.28215,Haze,8,0,0,,2237,5044,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070278747524341,44.375199833678394,6374,-14.7949,8,11,2014-06-24 00:27:10.981-04,21.69,19.3,-1.47552,3.12168,2.60666,Haze,8,0,0,,2237,5045,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070300757171537,44.375193310595073,6375,-14.8276,6,11,2014-06-24 00:27:13.812-04,21.69,19.3,-1.53129,2.846,2.13425,Haze,8,0,0,,2237,5046,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070331506543738,44.375186011302524,6376,-14.8797,6,11,2014-06-24 00:27:19.777-04,21.66,19.3,-1.5341,2.32975,2.56413,Haze,8,0,0,,2237,5047,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070331506543738,44.375186011302524,6377,-14.8797,6,11,2014-06-24 00:27:23.876-04,21.66,19.3,-1.51808,2.42204,2.50314,Haze,8,0,0,,2237,5048,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070405664586858,44.37509191380412,6378,-15.2851,6,11,2014-06-24 00:27:26.674-04,21.69,19.3,-1.43103,-2.46683,-1.61903,Haze,8,0,0,,2237,5049,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070410895587955,44.375053339861473,6379,-15.3976,6,11,2014-06-24 00:27:29.27-04,21.69,19.3,-1.51001,-1.77343,-0.890298,Haze,8,0,0,,2237,5050,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070415068579123,44.375044436534047,6380,-15.4471,6,11,2014-06-24 00:27:31.51-04,21.63,19.3,-1.45642,-2.24201,-1.4053,Haze,8,0,0,,2237,5051,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070436954133712,44.375016944361029,6381,-15.5176,6,11,2014-06-24 00:27:33.319-04,21.63,19.3,-1.50276,-1.42561,-0.558142,Haze,8,0,0,,2237,5052,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070450198749143,44.375001346270686,6382,-15.6138,6,11,2014-06-24 00:27:36.53-04,21.62,19.3,-1.48398,-1.99368,-1.11639,Haze,8,0,0,,2237,5053,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07046567137381,44.3749861207828 5,6383,-15.7042,6,11,2014-06-24 00:27:39.513-04,21.62,19.3,-1.40128,-2.8553,-1.87811,Haze,8,0,0,,2237,5054,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07046567137381,44.3749861207828 5,6384,-15.7042,6,11,2014-06-24 00:27:41.909-04,21.62,19.3,-1.43094,-2.04116,-1.11844,Haze,8,0,0,,2237,5055,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070512503190315,44.374937903793288,6385,-15.8919,6,11,2014-06-24 00:27:51.732-04,21.65,19.3,-1.43406,0.625534,1.19864,Haze,8,0,0,,2237,5056,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070512503190315,44.374937903793288,6386,-15.8919,6,11,2014-06-24 00:27:53.361-04,21.65,19.3,-1.37579,2.56367,-3.01877,Haze,8,0,0,,2237,5057,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070521545939073,44.374894702497613,6387,-16.5138,6,11,2014-06-24 00:27:55.397-04,21.67,19.3,-1.48159,-2.32673,-1.62883,Haze,8,0,0,,2237,5058,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070544824999786,44.374869300465619,6388,-16.6118,6,11,2014-06-24 00:27:57.354-04,21.67,19.3,-1.50008,-2.43754,-2.11647,Haze,8,0,0,,2237,5059,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070571654152531,44.374842942201504,6389,-16.7434,6,11,2014-06-24 00:27:59.197-04,21.67,19.3,-1.50095,-2.76043,-2.28569,Haze,8,0,0,,2237,5060,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070571654152531,44.374842942201504,6390,-16.7434,6,11,2014-06-24 00:28:00.868-04,21.64,19.3,-1.47176,-1.95567,-1.12753,Haze,8,0,0,,2237,5061,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070571654152531,44.374842942201504,6391,-16.7434,6,11,2014-06-24 00:28:02.513-04,21.64,19.3,-1.34477,-2.36176,-1.43869,Haze,8,0,0,,2237,5062,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070653904309864,44.374793498643385,6392,-16.9242,6,11,2014-06-24 00:28:04.977-04,21.65,19.3,-1.43397,2.30976,-3.05865,Haze,8,0,0,,2237,5063,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070683092452796,44.374776237628353,6393,-16.9075,6,11,2014-06-24 00:28:08.083-04,21.65,19.3,-1.42045,2.92375,-2.41065,Haze,8,0,0,,2237,5064,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070716362906296,44.374762564697882,6394,-16.92,6,11,2014-06-24 00:28:10.164-04,21.67,19,-1.45613,3.11769,2.98592,Haze,8,0,0,,2237,5065,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070743714670357,44.374743637966297,6395,-16.9784,6,10,2014-06-24 00:28:12.232-04,21.67,19,-1.41932,-2.63003,-2.04301,Haze,8,0,0,,2237,5066,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070757272373115,44.374736082881206,6396,-17.0712,6,11,2014-06-24 00:28:14.208-04,21.67,19,-1.44951,-2.95634,-2.41035,Haze,8,0,0,,2237,5067,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070793856999586,44.374715628418173,6397,-17.2233,6,11,2014-06-24 00:28:16.2-04,21.66,19,-1.35662,2.687,-3.0464,Haze,8,0,0,,2237,5068,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070793856999586,44.374715628418173,6398,-17.2233,6,11,2014-06-24 00:28:18.856-04,21.66,19,-1.50015,-2.62326,-1.77245,Haze,8,0,0,,2237,5069,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070793856999586,44.374715628418173,6399,-17.2233,6,11,2014-06-24 00:28:22.164-04,21.63,19,-1.43836,-1.4496,-0.912809,Haze,8,0,0,,2237,5070,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07086639565135,44.374646900927843,6400,-17.7955,6,11,2014-06-24 00:28:24.59-04,21.63,19,-1.34407,2.47245,-2.97302,Haze,8,0,0,,2237,5071,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070924183315014,44.3746097993205 1,6401,-18.0596,6,11,2014-06-24 00:28:26.785-04,21.66,19,-1.54624,3.01991,-2.38439,Haze,8,0,0,,2237,5072,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070950386797904,44.3745755287275 4,6402,-18.0491,6,11,2014-06-24 00:28:29.04-04,21.66,19,-1.39162,-1.3136,-0.457283,Haze,8,0,0,,2237,5073,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070967183622827,44.374553346653123,6403,-18.0084,6,11,2014-06-24 00:28:32.507-04,21.66,19,-1.42428,-2.174,-1.18866,Haze,8,0,0,,2237,5074,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.070990767674289,44.3745366146641 8,6404,-17.9449,6,11,2014-06-24 00:28:34.449-04,21.66,19,-1.32175,-2.64344,-1.71118,Haze,8,0,0,,2237,5075,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071050774758191,44.3745086390992 9,6405,-17.8346,6,11,2014-06-24 00:28:36.953-04,21.59,19,-1.35297,-1.51861,-0.501285,Haze,8,0,0,,2237,5076,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071081688105338,44.374494802885444,6406,-17.8186,6,10,2014-06-24 00:28:40.113-04,21.64,19,-1.3789,-2.16415,-1.22946,Haze,8,0,0,,2237,5077,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071107677661743,44.374478409395479,6407,-17.8345,6,11,2014-06-24 00:28:42.035-04,21.64,19,-1.44987,-2.13955,-1.1581,Haze,8,0,0,,2237,5078,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071168026296405,44.374438686529274,6408,-17.8947,6,11,2014-06-24 00:28:45.116-04,21.67,19,-1.52587,-2.54305,-2.59697,Haze,8,0,0,,2237,5079,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071240363590334,44.374428732238918,6409,-18.0326,6,11,2014-06-24 00:28:50.391-04,21.67,18.6,-1.42954,-3.09682,-2.08335,Haze,8,0,0,,2237,5080,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071313556582055,44.374393570529122,6410,-18.412,8,10,2014-06-24 00:28:54.95-04,21.67,19,-1.45375,-2.40353,-2.51225,Haze,8,0,0,,2237,5081,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071405696928025,44.374338422744138,6411,-18.9355,8,11,2014-06-24 00:29:01.108-04,21.65,18.6,-1.50713,1.16494,1.37513,Haze,8,0,0,,2237,5082,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071498492785025,44.374279336770968,6412,-19.2299,6,11,2014-06-24 00:29:07.096-04,21.67,18.6,-1.49528,-1.94984,-1.79755,Haze,8,0,0,,2237,5083,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071555279210656,44.374221232729759,6413,-19.4343,6,11,2014-06-24 00:29:12.382-04,21.67,18.6,-1.37179,-2.70658,-3.06399,Haze,8,0,0,,2237,5084,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.071609239229204,44.374184108396044,6414,-19.6889,6,11,2014-06-24 00:29:16.642-04,21.69,18.6,-1.4764,2.81724,2.13311,Haze,8,0,0,,2237,5085,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073598604804957,44.37394639030834,6415,-19.4702,12,9,2014-06-24 00:30:41.719-04,21.44,18,-1.43212,3.06718,2.92243,Haze,8,0,0,,2237,5086,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073598604804957,44.37394639030834,6416,-19.4702,12,9,2014-06-24 00:30:43.731-04,21.59,18,-1.43942,-3.13271,3.00922,Haze,8,0,0,,2237,5087,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.073598604804957,44.37394639030834,6417,-19.4702,12,9,2014-06-24 00:30:53.368-04,21.59,18,-1.45916,2.98827,2.86268,Haze,8,0,0,,2237,5088,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076375189760626,44.372403877316465,6418,-14.7891,64,0,2014-06-24 00:31:58.715-04,21.55,17.7,-1.55151,-0.0543628,0.166988,Haze,8,0,0,,2237,5089,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076375189760626,44.372403877316465,6419,-14.7891,64,0,2014-06-24 00:32:08.502-04,21.55,17.7,-1.56783,-0.366057,-0.18487,Haze,8,0,0,,2237,5090,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076572915308759,44.367977125706211,6420,-16.493,12,6,2014-06-24 00:33:39.513-04,21.66,17.4,-1.45089,2.55043,2.75697,Haze,8,0,0,,2237,5091,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076572915308759,44.367977125706211,6421,-16.493,12,6,2014-06-24 00:33:43.861-04,21.69,17.4,-1.49222,2.4096,2.51421,Haze,8,0,0,,2237,5092,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076572915308759,44.367977125706211,6422,-16.493,12,6,2014-06-24 00:33:48.749-04,21.7,17.4,-1.47094,2.58888,2.70196,Haze,8,0,0,,2237,5093,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076572915308759,44.367977125706211,6423,-16.493,12,6,2014-06-24 00:34:04.678-04,21.69,17.4,-1.47967,-2.92059,-3.12703,Haze,8,0,0,,2237,5094,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07660973198027,44.366257345820607,6424,-12.6835,24,4,2014-06-24 00:35:06.073-04,21.59,17.4,-1.52656,2.35693,1.97467,Haze,8,0,0,,2237,5095,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07660973198027,44.366257345820607,6425,-12.6835,24,4,2014-06-24 00:35:10.251-04,21.6,17.4,-1.50554,2.64529,2.26722,Haze,8,0,0,,2237,5096,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07660973198027,44.366257345820607,6426,-12.6835,24,4,2014-06-24 00:35:18.85-04,21.6,17.4,-1.39829,1.38926,0.866464,Haze,8,0,0,,2237,5097,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076730872805598,44.365869313419623,6427,-12.3308,16,0,2014-06-24 00:36:02.819-04,21.73,17.4,-1.42091,3.03644,-1.70181,Haze,8,0,0,,2237,5098,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076730872805598,44.365869313419623,6428,-12.3308,16,0,2014-06-24 00:36:07.272-04,21.69,17.4,-1.42074,3.03866,-1.69464,Haze,8,0,0,,2237,5099,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076730872805598,44.365869313419623,6429,-12.3308,16,0,2014-06-24 00:36:15.989-04,21.69,17.4,-1.42521,2.89408,-1.82033,Haze,8,0,0,,2237,5100,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076730872805598,44.365869313419623,6430,-12.3308,16,0,2014-06-24 00:36:16.654-04,21.69,17.4,-1.34563,2.7825,-1.95461,Haze,8,0,0,,2237,5101,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076552698285937,44.36549462518317 5,6431,-7.50418,24,4,2014-06-24 00:36:58.255-04,21.69,17,-1.40482,2.78911,-0.136073,Haze,8,0,0,,2237,5102,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076552698285937,44.365494625183175,6432,-7.50418,24,4,2014-06-24 00:37:02.667-04,21.69,17,-1.39868,2.84153,-0.115371,Haze,8,0,0,,2237,5103,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.0762841519402,44.365151332411003,6433,-8.84857,32,6,2014-06-24 00:37:40.285-04,21.67,17.4,-1.41635,2.506,-2.09901,Haze,8,0,0,,2237,5104,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.0762841519402,44.365151332411003,6434,-8.84857,32,6,2014-06-24 00:37:45.331-04,21.68,17.4,-1.40077,2.52282,-2.07643,Haze,8,0,0,,2237,5105,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.0762841519402,44.365151332411003,6435,-8.84857,32,6,2014-06-24 00:37:56.502-04,21.69,17.4,-1.41474,1.95496,-0.590287,Haze,8,0,0,,2237,5106,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.075823871325667,44.364486524104052,6436,-12.9218,8,6,2014-06-24 00:38:45.386-04,21.6,17,-1.42623,2.39425,-2.37103,Haze,8,0,0,,2237,5107,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.075823871325667,44.364486524104052,6437,-12.9218,8,6,2014-06-24 00:38:49.49-04,21.59,17,-1.42304,2.47913,-2.2537,Haze,8,0,0,,2237,5108,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.075704383463304,44.364307058716513,6438,-13.146,8,6,2014-06-24 00:38:53.973-04,21.61,17,-1.4304,2.35635,-2.35877,Haze,8,0,0,,2237,5109,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07588496782904,44.363972213143008,6439,-13.7422,12,6,2014-06-24 00:39:08.898-04,21.54,17,-1.45699,2.25755,-0.475068,Haze,8,0,0,,2237,5110,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07588496782904,44.363972213143008,6440,-13.7422,12,6,2014-06-24 00:39:12.305-04,21.61,17.4,-1.43882,2.22065,-0.528533,Haze,8,0,0,,2237,5111,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076760797336135,44.36063770620666,6441,-13.2788,64,0,2014-06-24 00:40:13.92-04,21.58,17,-1.4061,3.03858,-1.77028,Haze,8,0,0,,2237,5112,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076603183657667,44.360771965098806,6442,-13.1272,8,6,2014-06-24 00:40:17.052-04,21.61,17,-1.41671,3.13183,-1.62557,Haze,8,0,0,,2237,5113,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076603183657667,44.360771965098806,6443,-13.1272,8,6,2014-06-24 00:40:26.915-04,21.61,17,-1.45504,2.47799,-0.086822,Haze,8,0,0,,2237,5114,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076541521555384,44.360451426368286,6444,-14.5391,16,5,2014-06-24 00:41:08.467-04,21.64,17.4,-1.39543,2.55009,-2.08202,Haze,8,0,0,,2237,5115,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076423312803371,44.360366965366389,6445,-15.3495,8,5,2014-06-24 00:41:19.554-04,21.64,17.4,-1.49161,2.63905,0.0969588,Haze,8,0,0,,2237,5116,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076423312803371,44.360366965366389,6446,-15.3495,8,5,2014-06-24 00:41:39.383-04,21.62,17.4,-1.49703,-0.956173,1.91971,Haze,8,0,0,,2237,5117,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076423312803371,44.360366965366389,6447,-15.3495,8,5,2014-06-24 00:41:42.795-04,21.61,17.4,-1.5182,-0.918398,1.91937,Haze,8,0,0,,2237,5118,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076423312803371,44.360366965366389,6448,-15.3495,8,5,2014-06-24 00:41:54.812-04,21.62,17.4,-1.48253,2.96681,-1.97953,Haze,8,0,0,,2237,5119,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.076423312803371,44.360366965366389,6449,-15.3495,8,5,2014-06-24 00:42:02.455-04,21.61,17.4,-1.46401,2.9252,-2.03365,Haze,8,0,0,,2237,5120,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07650964667971,44.359943904163707,6450,-10.7603,24,5,2014-06-24 00:43:00.653-04,21.66,17,-1.44044,2.27923,-2.3467,Haze,8,0,0,,2237,5121,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07650964667971,44.359943904163707,6451,-10.7603,24,5,2014-06-24 00:43:04.814-04,21.68,17,-1.4355,2.29252,-2.32637,Haze,8,0,0,,2237,5122,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.07650964667971,44.359943904163707,6452,-10.7603,24,5,2014-06-24 00:43:13.817-04,21.69,17,-1.46189,2.82591,-0.107326,Haze,8,0,0,,2237,5123,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.075689735699797,44.35772519088524,6453,-18.9371,8,6,2014-06-24 00:44:46.495-04,21.6,17.4,-1.46873,3.07533,-2.59486,Haze,8,0,0,,2237,5124,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.075689735699797,44.35772519088524,6454,-18.9371,8,6,2014-06-24 00:45:00.088-04,21.57,17.4,-1.42211,-2.98403,-2.16852,Haze,8,0,0,,2237,5125,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88

-68.075594669289487,44.357697781057418,6455,-13.041,6,9,2014-06-24 00:45:05.055-04,21.6,17.4,-1.44783,3.08798,-2.75235,Haze,8,0,0,,2237,5126,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.075594669289487,44.357697781057418,6456,-13.041,6,9,2014-06-24 00:45:08.361-04,21.61,17.4,-1.44852,-2.78,-2.92825,Haze,8,0,0,,2237,5127,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.067220522315509,44.346183740833048,6457,-17.9466,12,5,2014-06-24 00:49:14.974-04,21.62,18.6,-1.45193,2.50451,-2.17376,Haze,8,0,0,,2237,5128,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.067220522315509,44.346183740833048,6458,-17.9466,12,5,2014-06-24 00:49:19.512-04,21.67,18.6,-1.44153,2.20978,-2.45695,Haze,8,0,0,,2237,5129,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.067220522315509,44.346183740833048,6459,-17.9466,12,5,2014-06-24 00:49:26.467-04,21.66,18.6,-1.48147,1.74347,-1.42039,Haze,8,0,0,,2237,5130,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.067220522315509,44.346183740833048,6460,-17.9466,12,5,2014-06-24 00:49:29.553-04,21.7,18.6,-1.49583,1.49041,-1.71543,Haze,8,0,0,,2237,5131,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066519879892724,44.345887719684974,6461,-22.3128,6,8,2014-06-24 00:50:29.821-04,21.5,19,-1.41283,2.94231,-2.60255,Haze,8,0,0,,2237,5132,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.06646147807497,44.3458431833O247,6462,-22.1994,6,9,2014-06-24 00:50:32.14-04,21.6,19.3,-1.43482,-2.51536,-1.86456,Haze,8,0,0,,2237,5133,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066436704593983,44.345832169493832,6463,-22.1162,6,10,2014-06-24 00:50:33.936-04,21.6,19.3,-1.42547,-2.01842,-1.40281,Haze,8,0,0,,2237,5134,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066436704593983,44.345832169493832,6464,-22.1162,6,10,2014-06-24 00:50:35.686-04,21.6,19.3,-1.53428,-2.91292,-2.22423,Haze,8,0,0,,2237,5135,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066408984456629,44.345818172167867,6465,-22.0341,6,10,2014-06-24 00:50:37.509-04,21.63,19.3,-1.39583,-2.37926,-1.99539,Haze,8,0,0,,2237,5136,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066383481090355,44.345803850949281,6466,-21.9469,6,10,2014-06-24 00:50:39.292-04,21.63,19.3,-1.42733,2.56507,3.00164,Haze,8,0,0,,2237,5137,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066360704892844,44.345787174737481,6467,-21.8371,6,10,2014-06-24 00:50:41.496-04,21.63,19.3,-1.47073,3.0664,-2.76828,Haze,8,0,0,,2237,5138,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066338355972519,44.345769130693462,6468,-21.7296,6,10,2014-06-24 00:50:43.13-04,21.61,19.3,-1.46811,-3.09425,-2.55399,Haze,8,0,0,,2237,5139,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066317321455656,44.345753381871774,6469,-21.6612,6,10,2014-06-24 00:50:45.118-04,21.61,19.3,-1.37379,2.12424,2.75537,Haze,8,0,0,,2237,5140,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.06629405546721,44.345734496888923,6470,-21.6035,6,10,2014-06-24 00:50:46.54-04,21.61,19.3,-1.49196,2.21152,2.61769,Haze,8,0,0,,2237,5141,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066272064455816,44.345714664483062,6471,-21.534,6,10,2014-06-24 00:50:48.099-04,21.65,19.3,-1.43517,2.74719,2.9852,Haze,8,0,0,,2237,5142,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066272064455816,44.345714664483062,6472,-21.534,6,10,2014-06-24 00:50:49.532-04,21.65,19.3,-1.48707,2.13241,2.61621,Haze,8,0,0,,2237,5143,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066252828341632,44.345693602862269,6473,-21.4555,6,10,2014-06-24 00:50:51.346-04,21.65,19.3,-1.45348,1.95939,2.29622,Haze,8,0,0,,2237,5144,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066236716675022,44.345672929403818,6474,-21.3523,6,10,2014-06-24 00:50:53.058-04,21.62,19.3,-1.51353,2.93234,-2.87369,Haze,8,0,0,,2237,5145,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.06621986130142,44.345652557812627,6475,-21.2515,6,10,2014-06-24 00:50:54.674-04,21.62,19.3,-1.43826,2.43166,2.50458,Haze,8,0,0,,2237,5146,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066203928268791,44.345635544336375,6476,-21.1531,6,10,2014-06-24 00:50:56.272-04,21.62,19.3,-1.40889,2.75411,2.07288,Haze,8,0,0,,2237,5147,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066183587895267,44.345616500688067,6477,-21.05,6,10,2014-06-24 00:50:58.051-04,21.65,19.3,-1.4899,-2.46105,3.07534,Haze,8,0,0,,2237,5148,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066160414858871,44.345594444406146,6478,-20.94,6,10,2014-06-24 00:51:00.412-04,21.65,19.3,-1.51621,2.81213,2.18945,Haze,8,0,0,,2237,5149,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.066140420376286,44.345573478594297,6479,-20.8213,6,10,2014-06-24 00:51:02.096-04,21.63,19.3,-1.45929,-3.1331,2.68998,Haze,8,0,0,,2237,5150,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.06611840304727,44.345555554646253,6480,-20.723,6,10,2014-06-24 00:51:03.907-04,21.63,19.3,-1.44046,2.72216,-2.79428,Haze,8,0,0,,2237,5151,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05997929461094,44.342709100760807,6481,-32.4456,8,6,2014-06-24 00:53:24.356-04,21.43,19.6,-1.43802,-2.34643,-1.86427,Haze,8,0,0,,2237,5152,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05997929461094,44.342709100760807,6482,-32.4456,8,6,2014-06-24 00:53:27.064-04,21.65,19.6,-1.48831,-2.19441,-1.63139,Haze,8,0,0,,2237,5153,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05997929461094,44.342709100760807,6483,-32.4456,8,6,2014-06-24 00:53:28.611-04,21.65,19.6,-1.53393,-0.806044,-0.107423,Haze,8,0,0,,2237,5154,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059978172113333,44.342693559941829,6484,-30.4296,6,7,2014-06-24 00:53:31.174-04,21.61,19.6,-1.51438,-0.542369,0.159659,Haze,8,0,0,,2237,5155,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059965171469727,44.342666647756943,6485,-30.1706,6,7,2014-06-24 00:53:33.831-04,21.61,19.6,-1.4941,-1.78767,-1.09559,Haze,8,0,0,,2237,5156,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059956225059778,44.342640714484503,6486,-29.9288,6,7,2014-06-24 00:53:35.959-04,21.6,19.6,-1.38608,2.83813,-2.86088,Haze,8,0,0,,2237,5157,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059950821247142,44.342617975869821,6487,-29.6998,6,7,2014-06-24 00:53:38.357-04,21.6,19.6,-1.43481,-2.0824,-1.43724,Haze,8,0,0,,2237,5158,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059943862112235,44.342593640677869,6488,-29.4391,6,7,2014-06-24 00:53:40.285-04,21.61,19.6,-1.40192,1.97394,2.71963,Haze,8,0,0,,2237,5159,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059937455402846,44.342570990856053,6489,-29.1808,6,7,2014-06-24 00:53:42.353-04,21.61,19.6,-1.42457,1.59927,2.35065,Haze,8,0,0,,2237,5160,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059932493758964,44.342552161492591,6490,-28.9464,6,7,2014-06-24 00:53:44.327-04,21.61,19.6,-1.41182,2.25534,2.93771,Haze,8,0,0,,2237,5161,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059927587571934,44.342528635915237,6491,-28.7085,6,7,2014-06-24 00:53:46.34-04,21.62,19.6,-1.49922,-0.0823307,0.637887,Haze,8,0,0,,2237,5162,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059921304101962,44.3425004605292,6492,-28.5176,6,7,2014-06-24 00:53:47.819-04,21.62,19.9,-1.47402,2.92484,-2.6828,Haze,8,0,0,,2237,5163,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059916407073032,44.342474073941176,6493,-28.3268,6,7,2014-06-24 00:53:49.569-04,21.62,19.9,-1.47878,2.84086,-2.77878,Haze,8,0,0,,2237,5164,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059902861271823,44.342446629569473,6494,-28.0862,6,7,2014-06-24 00:53:51.899-04,21.62,19.6,-1.38904,0.787611,1.52833,Haze,8,0,0,,2237,5165,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059897668690994,44.342421413420269,6495,-27.8468,6,7,2014-06-24 00:53:54.619-04,21.6,19.6,-1.361,2.23686,2.90836,Haze,8,0,0,,2237,5166,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059882542055533,44.342370559514549,6496,-27.3413,6,8,2014-06-24 00:53:57.141-04,21.6,19.9,-1.51266,-2.0679,-1.42883,Haze,8,0,0,,2237,5167,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05987216401337,44.342347341610626,6497,-27.0929,6,8,2014-06-24 00:53:59.811-04,21.62,19.9,-1.48938,-3.04396,-2.33986,Haze,8,0,0,,2237,5168,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059859078532341,44.342320075587118,6498,-26.7943,6,10,2014-06-24 00:54:01.276-04,21.62,19.9,-1.49239,1.21688,2.01186,Haze,8,0,0,,2237,5169,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059854199541292,44.342307252212038,6499,-26.4624,4,10,2014-06-24 00:54:04.295-04,21.66,19.9,-1.38824,1.21608,1.02432,Haze,8,0,0,,2237,5170,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059863203088511,44.342341401918951,6500,-25.9357,6,10,2014-06-24 00:54:06.792-04,21.66,19.9,-1.48478,-2.06754,-2.33497,Haze,8,0,0,,2237,5171,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059900035955351,44.34237791841224,6501,-25.4647,6,10,2014-06-24 00:54:08.997-04,21.66,19.9,-1.46526,-2.08302,-2.28832,Haze,8,0,0,,2237,5172,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059908952782905,44.342387060722032,6502,-25.1689,6,10,2014-06-24 00:54:11.03-04,21.72,19.9,-1.44955,-2.00185,-2.25245,Haze,8,0,0,,2237,5173,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059929439413025,44.34241541150093,6503,-24.9125,6,10,2014-06-24 00:54:13.268-04,21.72,19.9,-1.40083,0.0648723,-0.351551,Haze,8,0,0,,2237,5174,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059935649586862,44.34243202337646,6504,-24.7148,6,9,2014-06-24 00:54:15.705-04,21.7,19.9,-1.53412,1.79035,1.32415,Haze,8,0,0,,2237,5175,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059939596606284,44.342454445436623,6505,-24.553,6,9,2014-06-24 00:54:17.745-04,21.7,19.9,-1.53937,-0.415578,-0.922442,Haze,8,0,0,,2237,5176,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059942192174105,44.342467424159089,6506,-24.4181,6,9,2014-06-24 00:54:19.599-04,21.7,19.9,-1.45078,2.07791,1.62209,Haze,8,0,0,,2237,5177,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059948635651153,44.342500040164211,6507,-24.2842,6,9,2014-06-24 00:54:21.297-04,21.71,19.9,-1.44437,-2.14347,-2.64084,Haze,8,0,0,,2237,5178,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059952220393527,44.342525415605813,6508,-24.1185,6,10,2014-06-24 00:54:23.414-04,21.71,19.9,-1.50422,-2.56041,-2.90112,Haze,8,0,0,,2237,5179,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05995694568405,44.342551926239835,6509,-23.9674,6,10,2014-06-24 00:54:25.295-04,21.71,19.9,-1.50912,0.369886,0.0313566,Haze,8,0,0,,2237,5180,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059962680421279,44.342580403178772,6510,-23.8256,6,10,2014-06-24 00:54:27.105-04,21.7,19.9,-1.48983,3.01773,2.64856,Haze,8,0,0,,2237,5181,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05996797877313,44.342608515836744,6511,-23.6782,6,9,2014-06-24 00:54:28.786-04,21.7,19.9,-1.46374,2.36094,2.0276,Haze,8,0,0,,2237,5182,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059980168064925,44.342634614622703,6512,-23.5238,6,8,2014-06-24 00:54:30.715-04,21.7,19.9,-1.4374,1.70247,1.37471,Haze,8,0,0,,2237,5183,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.059980168064925,44.342634614622703,6513,-23.5238,6,8,2014-06-24 00:54:32.59-04,21.71,19.9,-1.4493,-2.18543,-2.53343,Haze,8,0,0,,2237,5184,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05999600846431,44.342659554494702,6514,-23.3539,6,8,2014-06-24 00:54:33.983-04,21.71,19.9,-1.52664,-0.87708,-1.35215,Haze,8,0,0,,2237,5185,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.060008688780613,44.342685716786256,6515,-23.1638,6,8,2014-06-24 00:54:36.122-04,21.69,19.9,-1.52551,-0.782912,-1.31919,Haze,8,0,0,,2237,5186,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05633399302566,44.33712648054189,6516,-23.8536,16,7,2014-06-24 00:56:25.671-04,21.94,19.9,-1.46521,2.98256,-1.80366,Haze,8,0,0,,2237,5187,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05633399302566,44.33712648054189,6517,-23.8536,16,7,2014-06-24 00:56:29.581-04,21.68,19.9,-1.47365,3.0029,-1.79696,Haze,8,0,0,,2237,5188,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.05633399302566,44.33712648054189,6518,-23.8536,16,7,2014-06-24 00:56:36.411-04,21.68,20.3,-1.4788,2.87485,-1.95341,Haze,8,0,0,,2237,5189,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.057355025741472,44.336606134062293,6519,-22.889,16,6,2014-06-24 00:57:32.083-04,21.7,20.3,-1.44229,2.22347,2.71041,Haze,8,0,0,,2237,5190,3f36384799636042,0,0,0.5,4,21,88
-68.02110553,44.408993610000003,6520,-7,3,10,2014-06-23 22:51:14.857-04,21.31,23.5,-1.48338,2.16957,-1.83281,Clear,7,0,0,,2275,9660,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.02110553,44.408993610000003,6521,-7,3,10,2014-06-23 22:51:17.127-04,21.3,23.5,-1.25546,0.725881,3.12719,Clear,7,0,0,,2275,9661,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.02110553,44.408993610000003,6522,-7,3,10,2014-06-23 22:51:20.538-04,21.3,23.5,-1.33636,0.493513,2.69873,Clear,7,0,0,,2275,9662,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.01053924,44.414220319999998,6523,-16,3,12,2014-06-23 22:53:12.812-04,21.3,23.2,-1.24973,1.55079,-2.91486,Clear,7,0,0,,2275,9663,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.010426480000007,44.414247420000002,6524,-17,3,11,2014-06-23 22:53:18.549-04,21.28,23.2,-1.22384,0.567257,2.64895,Clear,7,0,0,,2275,9664,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.01033873,44.414271900000003,6525,-18,3,12,2014-06-23 22:53:20.566-04,21.3,23.2,-1.37675,-2.18748,-0.288204,Clear,7,0,0,,2275,9665,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.010117629999996,44.414321,6526,-18,3,12,2014-06-23 22:53:24.01-04,21.29,23.2,-1.16197,1.39134,-2.94171,Clear,7,0,0,,2275,9666,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009977309999996,44.41435114,6527,-18,3,12,2014-06-23 22:53:26.022-04,21.29,23.2,-1.10825,0.587251,2.82563,Clear,7,0,0,,2275,9667,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009977309999996,44.41435114,6528,-18,3,12,2014-06-23 22:53:27.447-04,21.29,23.2,-1.42346,-1.1979,1.10588,Clear,7,0,0,,2275,9668,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009844569999998,44.414380880000003,6529,-18,3,11,2014-06-23 22:53:28.224-04,21.3,23.2,-1.45015,0.803253,2.976,Clear,7,0,0,,2275,9669,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009844569999998,44.414380880000003,6530,-18,3,11,2014-06-23 22:53:29.282-04,21.3,23.2,-1.5502,-1.84451,0.325619,Clear,7,0,0,,2275,9670,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009713390000002,44.41440756,6531,-18,3,11,2014-06-23 22:53:30.179-04,21.3,23.2,-1.45298,0.938768,3.11112,Clear,7,0,0,,2275,9671,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009713390000002,44.41440756,6532,-18,3,11,2014-06-23 22:53:31.198-04,21.3,23.2,-1.14861,0.843925,3.06382,Clear,7,0,0,,2275,9672,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009449470000007,44.414450690000002,6533,-17,3,12,2014-06-23 22:53:33.907-04,21.3,23.2,-1.41298,0.622303,2.87641,Clear,7,0,0,,2275,9673,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009449470000007,44.414450690000002,6534,-17,3,12,2014-06-23 22:53:35.104-04,21.32,23.2,-1.51653,1.38497,-2.71816,Clear,7,0,0,,2275,9674,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009449470000007,44.414450690000002,6535,-17,3,12,2014-06-23 22:53:37.286-04,21.32,23.2,-1.294,0.0933019,2.52948,Clear,7,0,0,,2275,9675,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009177219999998,44.414480140000002,6536,-16,3,10,2014-06-23 22:53:39.845-04,21.33,23.2,-1.12939,2.3616,-2.15351,Clear,7,0,0,,2275,9676,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.009036719999997,44.414485509999999,6537,-16,3,10,2014-06-23 22:53:41.148-04,21.33,23.2,-1.46152,0.0584943,2.41723,Clear,7,0,0,,2275,9677,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.008863719999994,44.41448278,6538,-16,3,10,2014-06-23 22:53:42.447-04,21.34,23.2,-1.30283,2.14315,-2.15177,Clear,7,0,0,,2275,9678,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.008863719999994,44.41448278,6539,-16,3,10,2014-06-23 22:53:43.638-04,21.34,23.2,-1.26211,1.65732,-2.5422,Clear,7,0,0,,2275,9679,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.008699179999994,44.414471210000002,6540,-16,3,11,2014-06-23 22:53:45.027-04,21.34,23.2,-1.25667,0.240949,2.73897,Clear,7,0,0,,2275,9680,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.008532380000005,44.41445256,6541,-16,3,11,2014-06-23 22:53:47.205-04,21.33,23.2,-1.53925,2.68877,-1.22863,Clear,7,0,0,,2275,9681,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.008367509999999,44.414425540000003,6542,-17,3,10,2014-06-23 22:53:48.186-04,21.33,23.2,-1.43115,1.17671,-2.75223,Clear,7,0,0,,2275,9682,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.999959869999998,44.413071530000003,6543,-5,3,10,2014-06-23 22:54:58.981-04,21.34,22.2,-1.36975,1.95567,-2.40036,Clear,7,0,0,,2275,9683,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.999959869999998,44.413071530000003,6544,-5,3,10,2014-06-23 22:55:01.877-04,21.36,22.2,-1.21999,2.75938,-1.73113,Clear,7,0,0,,2275,9684,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.999959869999998,44.413071530000003,6545,-5,3,10,2014-06-23 22:55:03.903-04,21.36,21.9,-1.42227,0.472951,2.77564,Clear,7,0,0,,2275,9685,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.999959869999998,44.413071530000003,6546,-5,3,10,2014-06-23 22:55:07.117-04,21.35,21.9,-1.50021,0.380506,2.60331,Clear,7,0,0,,2275,9686,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.999935579999999,44.41306865,6547,-5,3,10,2014-06-23 22:55:09.783-04,21.35,21.9,-1.42856,1.16675,-3.06663,Clear,7,0,0,,2275,9687,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.99987455,44.413052970000003,6548,-4,3,10,2014-06-23 22:55:12.47-04,21.34,21.9,-1.19815,0.0188504,2.36839,Clear,7,0,0,,2275,9688,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.999769580000006,44.413029709999996,6549,-4,3,11,2014-06-23 22:55:14.316-04,21.33,21.9,-1.38344,0.212938,2.35469,Clear,7,0,0,,2275,9689,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.999639860000002,44.41299171,6550,-4,3,11,2014-06-23 22:55:16.241-04,21.33,21.9,-1.19111,0.356324,2.59132,Clear,7,0,0,,2275,9690,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.999508340000006,44.41295762,6551,-4,3,11,2014-06-23 22:55:19.221-04,21.3,21.9,-1.25137,0.0935893,2.36163,Clear,7,0,0,,2275,9691,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.99937896,44.412922389999999,6552,-4,3,11,2014-06-23 22:55:20.581-04,21.3,21.9,-1.30316,-0.463234,1.84567,Clear,7,0,0,,2275,9692,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.999243289999995,44.412876599999997,6553,-5,3,11,2014-06-23 22:55:24.46-04,21.33,21.9,-1.38353,-3.10534,-1.31719,Clear,7,0,0,,2275,9693,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.99893489,44.412781549999998,6554,-5,3,10,2014-06-23 22:55:26.291-04,21.33,21.9,-1.48619,0.206494,2.32499,Clear,7,0,0,,2275,9694,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.998650209999994,44.412684400000003,6555,-6,3,11,2014-06-23 22:55:30.76-04,21.33,22.2,-1.21153,3.08993,-1.56269,Clear,7,0,0,,2275,9695,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.998508029999996,44.412633970000002,6556,-5,3,11,2014-06-23 22:55:31.563-04,21.33,22.2,-1.10252,0.168974,2.52618,Clear,7,0,0,,2275,9696,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.998347530000004,44.412585659999998,6557,-5,3,11,2014-06-23 22:55:34.119-04,21.34,22.5,-1.47922,0.459977,2.60436,Clear,7,0,0,,2275,9697,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.997654010000005,44.41234335,6558,-5,3,10,2014-06-23 22:55:45.057-04,21.2,21.5,-1.37246,2.62762,-1.8447,Clear,7,0,0,,2275,9698,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.997463969999998,44.412292800000003,6559,-5,3,11,2014-06-23 22:55:45.952-04,21.32,21.5,-1.03998,-0.0128544,2.39239,Clear,7,0,0,,2275,9699,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.997031890000002,44.412228050000003,6560,-5,3,11,2014-06-23 22:55:49.913-04,21.33,21.9,-0.997687,0.132337,2.46064,Clear,7,0,0,,2275,9700,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.997031890000002,44.412228050000003,6561,-5,3,11,2014-06-23 22:55:50.627-04,21.33,21.9,-1.54967,-2.03966,-0.0985818,Clear,7,0,0,,2275,9701,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.988759560000005,44.41028472,6562,-2,3,11,2014-06-23 22:57:20.58-04,21.34,20.6,-1.27293,0.571866,3.02213,Clear,7,0,0,,2275,9702,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.988759560000005,44.41028472,6563,-2,3,11,2014-06-23 22:57:22.38-04,21.34,20.6,-1.39332,0.494882,2.97039,Clear,7,0,0,,2275,9703,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.988774660000004,44.41029126,6564,-1,3,11,2014-06-23 22:57:24.677-04,21.4,21.2,-1.4107,2.90083,-1.31015,Clear,7,0,0,,2275,9704,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.988774660000004,44.41029126,6565,-1,3,11,2014-06-23 22:57:28.003-04,21.4,21.2,-1.48006,0.593242,2.95966,Clear,7,0,0,,2275,9705,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.988712460000002,44.410248529999997,6566,-2,3,11,2014-06-23 22:57:40.447-04,21.28,21.2,-1.41634,0.472138,-3.11687,Clear,7,0,0,,2275,9706,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.988707500000004,44.410227130000003,6567,-2,3,11,2014-06-23 22:57:41.643-04,21.33,21.2,-1.22121,0.135855,2.97629,Clear,7,0,0,,2275,9707,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.988710119999993,44.410208670000003,6568,-2,3,11,2014-06-23 22:57:43.634-04,21.33,21.2,-1.54313,1.73325,-1.90909,Clear,7,0,0,,2275,9708,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.983247980000002,44.408725539999999,6569,-1,3,11,2014-06-23 22:59:04.482-04,21.2,19.9,-1.50852,0.895894,-2.94045,Clear,7,0,0,,2275,9709,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.983247980000002,44.408725539999999,6570,-1,3,11,2014-06-23 22:59:08.102-04,21.34,19.9,-1.20877,0.611201,-3.06239,Clear,7,0,0,,2275,9710,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.983247980000002,44.408725539999999,6571,-1,3,11,2014-06-23 22:59:09.585-04,21.34,19.9,-1.41588,2.94767,-0.901004,Clear,7,0,0,,2275,9711,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.983247980000002,44.408725539999999,6572,-1,3,11,2014-06-23 22:59:11.362-04,21.36,19.6,-1.55284,-1.32835,1.14774,Clear,7,0,0,,2275,9712,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.983247980000002,44.408725539999999,6573,-1,3,11,2014-06-23 22:59:14.189-04,21.37,19.6,-1.13832,3.01937,-1.56603,Clear,7,0,0,,2275,9713,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.98015488,44.406760140000003,6574,0,3,11,2014-06-23 23:00:32.519-04,21.25,19.3,-1.41231,0.772279,-2.78167,Clear,7,0,0,,2275,9714,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.98015488,44.406760140000003,6575,0,3,11,2014-06-23 23:00:35.631-04,21.33,19.3,-1.53138,-2.92378,-0.0579849,Clear,7,0,0,,2275,9715,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.980151169999999,44.406748989999997,6576,1,3,11,2014-06-23 23:00:37.647-04,21.32,19.3,-1.30224,2.42753,-1.57592,Clear,7,0,0,,2275,9716,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.980151169999999,44.406748989999997,6577,1,3,11,2014-06-23 23:00:39.442-04,21.32,19.3,-1.30062,2.19484,-1.84958,Clear,7,0,0,,2275,9717,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.980106059999997,44.406698919999997,6578,1,3,10,2014-06-23 23:00:41.155-04,21.3,19.3,-1.21912,0.320814,3.13752,Clear,7,0,0,,2275,9718,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974918810000005,44.398641949999998,6579,-15,3,10,2014-06-23 23:02:50.992-04,21.29,19.3,-1.51371,-2.51983,1.11486,Clear,7,0,0,,2275,9719,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974908580000005,44.398636189999998,6580,-14,3,10,2014-06-23 23:02:53.977-04,21.28,19.3,-1.32469,2.63588,-2.83981,Clear,7,0,0,,2275,9720,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974908580000005,44.398636189999998,6581,-14,3,10,2014-06-23 23:02:55.649-04,21.28,19.3,-1.47524,0.578604,-2.75291,Clear,7,0,0,,2275,9721,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.97507638999998,44.398238130000003,6582,-17,3,10,2014-06-23 23:03:17.761-04,21.3,19,-1.16991,0.5595,-2.98989,Clear,7,0,0,,2275,9722,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.975067100000004,44.398228520000004,6583,-18,3,10,2014-06-23 23:03:19.859-04,21.3,19,-1.39817,-0.0761458,2.79929,Clear,7,0,0,,2275,9723,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.975067100000004,44.398228520000004,6584,-18,3,10,2014-06-23 23:03:21.94-04,21.3,19.3,-1.27797,0.175177,2.92682,Clear,7,0,0,,2275,9724,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.975067100000004,44.398228520000004,6585,-18,3,10,2014-06-23 23:03:23.936-04,21.3,19.3,-1.21112,2.87541,-1.64904,Clear,7,0,0,,2275,9725,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974760750000002,44.397457520000003,6586,-17,3,10,2014-06-23 23:03:57.083-04,21.3,19,-1.2007,2.81738,-1.18318,Clear,7,0,0,,2275,9726,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974770520000007,44.39745148,6587,-18,3,10,2014-06-23 23:03:59.196-04,21.31,19,-1.30395,2.73095,-1.09964,Clear,7,0,0,,2275,9727,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974770520000007,44.39745148,6588,-18,3,10,2014-06-23 23:04:02.115-04,21.31,19,-1.45429,2.43884,-1.20116,Clear,7,0,0,,2275,9728,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974770520000007,44.39745148,6589,-18,3,10,2014-06-23 23:04:05.212-04,21.31,19,-1.32219,0.144496,3.01613,Clear,7,0,0,,2275,9729,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974476859999996,44.396471130000002,6590,-16,3,10,2014-06-23 23:04:38.943-04,21.31,19,-1.50686,2.51258,-1.57688,Clear,7,0,0,,2275,9730,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974491529999995,44.39647275,6591,-15,3,10,2014-06-23 23:04:42.116-04,21.31,19,-1.23613,3.03417,-1.01492,Clear,7,0,0,,2275,9731,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974491529999995,44.39647275,6592,-15,3,10,2014-06-23 23:04:44.509-04,21.31,19,-1.53167,2.89739,-0.858319,Clear,7,0,0,,2275,9732,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974491529999995,44.39647275,6593,-15,3,10,2014-06-23 23:04:46.906-04,21.3,19,-1.19912,0.122215,2.71254,Clear,7,0,0,,2275,9733,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.973596540000003,44.395579490000003,6594,-16,3,10,2014-06-23 23:05:16.907-04,21.32,18.6,-1.38908,2.5408,-1.56997,Clear,7,0,0,,2275,9734,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.973580330000004,44.395574969999998,6595,-15,3,10,2014-06-23 23:05:18.297-04,21.32,18.6,-1.52311,0.198712,2.75165,Clear,7,0,0,,2275,9735,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.973580330000004,44.395574969999998,6596,-15,3,10,2014-06-23 23:05:20.702-04,21.32,18.6,-1.47879,0.67005,-2.98944,Clear,7,0,0,,2275,9736,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.973580330000004,44.395574969999998,6597,-15,3,10,2014-06-23 23:05:23.462-04,21.32,18.6,-1.50896,-1.29767,1.9912,Clear,7,0,0,,2275,9737,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.973594390000002,44.395579849999997,6598,-15,3,10,2014-06-23 23:05:25.908-04,21.31,18.6,-1.49883,-3.04874,0.217518,Clear,7,0,0,,2275,9738,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974487170000003,44.39477154,6599,-15,3,10,2014-06-23 23:06:20.53-04,21.32,18.3,-1.50954,1.04442,1.66435,Clear,7,0,0,,2275,9739,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974487170000003,44.39477154,6600,-15,3,10,2014-06-23 23:06:22.148-04,21.32,18.3,-1.49306,1.08746,1.99591,Clear,7,0,0,,2275,9740,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974487170000003,44.39477154,6601,-15,3,10,2014-06-23 23:06:24.67-04,21.32,18.3,-1.50801,1.12284,1.58442,Clear,7,0,0,,2275,9741,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974487170000003,44.39477154,6602,-15,3,10,2014-06-23 23:06:27.163-04,21.33,18.6,-1.38151,2.50157,2.83001,Clear,7,0,0,,2275,9742,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.974487170000003,44.39477154,6603,-15,3,10,2014-06-23 23:06:29.449-04,21.34,18.6,-1.40204,0.789683,1.88677,Clear,7,0,0,,2275,9743,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.975864020000003,44.393932980000002,6604,-14,3,10,2014-06-23 23:07:16.665-04,21.28,18.3,-1.43967,0.333584,-2.74544,Clear,7,0,0,,2275,9744,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.975864020000003,44.393932980000002,6605,-14,3,10,2014-06-23 23:07:19.418-04,21.32,18.3,-1.51578,-0.0628542,2.93639,Clear,7,0,0,,2275,9745,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.975864020000003,44.393932980000002,6606,-14,3,10,2014-06-23 23:07:22.258-04,21.32,18.3,-1.3512,0.546097,-2.94476,Clear,7,0,0,,2275,9746,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.975864020000003,44.393932980000002,6607,-14,3,10,2014-06-23 23:07:23.372-04,21.32,18.3,-1.16145,3.10555,-2.42964,Clear,7,0,0,,2275,9747,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-67.975864020000003,44.393932980000002,6608,-14,3,10,2014-06-23 23:07:25.606-04,21.33,18.3,-1.43067,-0.155192,2.74639,Clear,7,0,0,,2275,9748,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.0225578,44.41519642,6609,6,3,6,2014-06-23 23:19:31.166-04,21.31,18.3,-1.50105,2.07204,-2.65683,Clear,7,0,0,,2275,9948,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.0225578,44.41519642,6610,6,3,6,2014-06-23 23:19:32.919-04,21.33,18.3,-1.53445,-0.196371,1.4226,Clear,7,0,0,,2275,9949,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.0225578,44.41519642,6611,6,3,6,2014-06-23 23:19:35.006-04,21.33,18.3,-1.52967,-2.03089,-0.449432,Clear,7,0,0,,2275,9950,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.0225578,44.41519642,6612,6,3,6,2014-06-23 23:19:37.163-04,21.33,18.3,-1.55312,2.5757,-2.19499,Clear,7,0,0,,2275,9951,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.0225578,44.41519642,6613,6,3,6,2014-06-23 23:19:39.259-04,21.33,18.3,-1.35753,2.87463,-2.07814,Clear,7,0,0,,2275,9952,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.0225578,44.41519642,6614,6,3,6,2014-06-23 23:19:41.922-04,21.33,18.3,-1.4084,-0.434203,1.20462,Clear,7,0,0,,2275,9953,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.021446080000004,44.417992650000002,6615,10,3,11,2014-06-23 23:20:33.745-04,21.31,18.6,-1.50642,1.19195,2.74206,Clear,7,0,0,,2275,9954,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.021446080000004,44.417992650000002,6616,10,3,11,2014-06-23 23:20:36.059-04,21.3,18.6,-1.44832,0.546238,2.10273,Clear,7,0,0,,2275,9955,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.021446080000004,44.417992650000002,6617,10,3,11,2014-06-23 23:20:37.2-04,21.3,18.6,-1.46877,0.124123,1.67681,Clear,7,0,0,,2275,9956,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.021446080000004,44.417992650000002,6618,10,3,11,2014-06-23 23:20:39.515-04,21.31,18.6,-1.39084,0.483869,2.13489,Clear,7,0,0,,2275,9957,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.018667160000007,44.426678989999999,6619,16,3,11,2014-06-23 23:22:33.1-04,21.28,18.6,-1.41208,-3.06923,-1.62161,Clear,7,0,0,,2275,9958,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.018685230000003,44.426677820000002,6620,15,3,10,2014-06-23 23:22:36.231-04,21.34,18.6,-1.51859,2.16047,-2.45086,Clear,7,0,0,,2275,9959,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.018685230000003,44.426677820000002,6621,15,3,10,2014-06-23 23:22:38.7-04,21.34,18.6,-1.46488,0.843609,2.67141,Clear,7,0,0,,2275,9960,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.018685230000003,44.426677820000002,6622,15,3,10,2014-06-23 23:22:40.653-04,21.34,18.6,-1.43074,0.379737,2.21477,Clear,7,0,0,,2275,9961,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.017263560000004,44.428641059999997,6623,3,3,11,2014-06-23 23:23:28.411-04,21.34,18.6,-1.51156,0.195293,1.60664,Clear,7,0,0,,2275,9962,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.017263560000004,44.428641059999997,6624,3,3,11,2014-06-23 23:23:30.294-04,21.35,18.6,-1.46935,2.70205,-2.10914,Clear,7,0,0,,2275,9963,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.017251610000002,44.428635389999997,6625,3,3,11,2014-06-23 23:23:32.949-04,21.34,18.6,-1.47543,-0.11632,1.47814,Clear,7,0,0,,2275,9964,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.017251610000002,44.428635389999997,6626,3,3,11,2014-06-23 23:23:34.689-04,21.34,18.6,-1.52654,2.09407,-2.61291,Clear,7,0,0,,2275,9965,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.023466720000002,44.455550299999999,6627,-11,3,11,2014-06-23 23:28:17.752-04,21.32,18.3,-1.40019,0.783258,2.19477,Clear,7,0,0,,2275,9966,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.023466720000002,44.455550299999999,6628,-11,3,11,2014-06-23 23:28:19.264-04,21.32,18.3,-1.53886,0.936022,2.29531,Clear,7,0,0,,2275,9967,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.023466720000002,44.455550299999999,6629,-11,3,11,2014-06-23 23:28:22.903-04,21.33,18.3,-1.40733,0.230161,1.77275,Clear,7,0,0,,2275,9968,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.023466720000002,44.455550299999999,6630,-11,3,11,2014-06-23 23:28:25.154-04,21.3,18.3,-1.46322,0.572919,1.8787,Clear,7,0,0,,2275,9969,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.023466720000002,44.455550299999999,6631,-11,3,11,2014-06-23 23:28:26.791-04,21.3,18.3,-1.53555,0.070909,1.28644,Clear,7,0,0,,2275,9970,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.023471400000005,44.45557128,6632,-10,3,11,2014-06-23 23:28:28.511-04,21.32,18.3,-1.40933,-0.374604,0.966642,Clear,7,0,0,,2275,9971,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.023471400000005,44.45557128,6633,-10,3,11,2014-06-23 23:28:30.96-04,21.32,18.3,-1.47171,0.612233,1.92861,Clear,7,0,0,,2275,9972,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88

-68.023550599999993,44.455689149999998,6634,-10,3,10,2014-06-23 23:28:33.118-04,21.33,18.3,-1.46789,-0.341999,0.871438,Clear,7,0,0,,2275,9973,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.02359251,44.455748679999999,6635,-10,3,10,2014-06-23 23:28:35.445-04,21.33,18.3,-1.53791,-2.44586,-1.32021,Clear,7,0,0,,2275,9974,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.023707310000006,44.455925929999999,6636,-10,3,10,2014-06-23 23:28:37.655-04,21.33,18.3,-1.268,2.86308,-2.49617,Clear,7,0,0,,2275,9975,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029035370000003,44.46248285,6637,-13,3,11,2014-06-23 23:30:03.394-04,21.27,18,-1.53827,-2.71095,-1.49816,Clear,7,0,0,,2275,9976,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029035370000003,44.46248285,6638,-13,3,11,2014-06-23 23:30:05.658-04,21.32,18,-1.48028,1.02645,2.28627,Clear,7,0,0,,2275,9977,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029023390000006,44.462479109999997,6639,-12,3,11,2014-06-23 23:30:08.868-04,21.33,17.7,-1.44457,1.17551,2.43103,Clear,7,0,0,,2275,9978,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.02906541,44.462520920000003,6640,-12,3,11,2014-06-23 23:30:11.625-04,21.33,18,-1.46144,2.29827,-2.88242,Clear,7,0,0,,2275,9979,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029119780000002,44.462587169999999,6641,-12,3,10,2014-06-23 23:30:13.163-04,21.33,18,-1.41079,-0.110917,1.25887,Clear,7,0,0,,2275,9980,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029119780000002,44.462587169999999,6642,-12,3,10,2014-06-23 23:30:14.747-04,21.33,18,-1.38074,1.54593,2.78724,Clear,7,0,0,,2275,9981,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029177860000004,44.46265897,6643,-12,3,10,2014-06-23 23:30:16.274-04,21.32,18,-1.23802,0.0925664,1.78795,Clear,7,0,0,,2275,9982,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029246630000003,44.46273223,6644,-12,3,11,2014-06-23 23:30:17.724-04,21.32,18,-1.22061,0.23316,1.95855,Clear,7,0,0,,2275,9983,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029318160000003,44.462819119999999,6645,-11,3,11,2014-06-23 23:30:19.11-04,21.32,17.7,-1.18907,0.475101,2.1803,Clear,7,0,0,,2275,9984,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.02939569,44.462912869999997,6646,-11,3,11,2014-06-23 23:30:22.314-04,21.33,17.7,-1.45554,-0.812498,0.435675,Clear,7,0,0,,2275,9985,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.02947073,44.46300593,6647,-11,3,11,2014-06-23 23:30:23.822-04,21.33,17.7,-1.1763,-0.408263,1.40334,Clear,7,0,0,,2275,9986,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.02947073,44.46300593,6648,-11,3,11,2014-06-23 23:30:24.4-04,21.33,17.7,-1.49896,2.15167,-2.97183,Clear,7,0,0,,2275,9987,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029736709999995,44.46331421,6649,-12,3,11,2014-06-23 23:30:32.849-04,21.33,17.7,-1.49254,2.26606,-2.82747,Clear,7,0,0,,2275,9988,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029760499999995,44.46333207,6650,-11,3,11,2014-06-23 23:30:33.831-04,21.33,17.7,-1.50238,2.3825,-2.72655,Clear,7,0,0,,2275,9989,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029780680000002,44.463355730000004,6651,-11,3,11,2014-06-23 23:30:35.761-04,21.33,17.7,-1.44018,0.964914,2.31765,Clear,7,0,0,,2275,9990,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029810879999999,44.463388639999998,6652,-11,3,11,2014-06-23 23:30:37.683-04,21.33,17.7,-1.33466,0.735027,2.21679,Clear,7,0,0,,2275,9991,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029865020000003,44.46345024,6653,-11,3,11,2014-06-23 23:30:39.709-04,21.33,17.7,-1.50654,-0.627599,0.633823,Clear,7,0,0,,2275,9992,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.029925289999994,44.463522500000003,6654,-11,3,11,2014-06-23 23:30:41.454-04,21.32,17.7,-1.41277,0.809244,2.22255,Clear,7,0,0,,2275,9993,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.030002620000005,44.46361307,6655,-11,3,11,2014-06-23 23:30:43.885-04,21.32,17.7,-1.52303,-0.543383,0.757791,Clear,7,0,0,,2275,9994,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.030085569999997,44.463706309999999,6656,-10,3,11,2014-06-23 23:30:46.207-04,21.32,17.7,-1.50808,-1.65192,-0.433418,Clear,7,0,0,,2275,9995,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.030154460000006,44.463786689999999,6657,-10,3,11,2014-06-23 23:30:47.786-04,21.31,17.7,-1.33655,0.953023,2.43276,Clear,7,0,0,,2275,9996,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.03036797,44.464043459999999,6658,-9,3,10,2014-06-23 23:30:54.946-04,21.31,17.7,-1.35854,-3.02323,-2.03862,Clear,7,0,0,,2275,9997,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.030443219999995,44.464137639999997,6659,-9,3,11,2014-06-23 23:30:55.849-04,21.31,17.7,-1.33015,1.81321,3.10548,Clear,7,0,0,,2275,9998,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.030522390000002,44.46423205,6660,-8,3,10,2014-06-23 23:30:57.143-04,21.31,17.7,-1.04344,0.301489,2.26292,Clear,7,0,0,,2275,9999,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.031822579999996,44.466813299999998,6661,-6,3,11,2014-06-23 23:31:38.558-04,21.25,17,-1.49728,0.630005,1.77815,Clear,7,0,0,,2275,10000,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.031822579999996,44.466813299999998,6662,-6,3,11,2014-06-23 23:31:39.946-04,21.25,17,-1.51587,1.6548,2.69968,Clear,7,0,0,,2275,10001,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.031822579999996,44.466813299999998,6663,-6,3,11,2014-06-23 23:31:42.305-04,21.31,17,-1.48139,0.597909,1.78526,Clear,7,0,0,,2275,10002,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.031822579999996,44.466813299999998,6664,-6,3,11,2014-06-23 23:31:44.235-04,21.31,17,-1.46835,2.657,-2.50798,Clear,7,0,0,,2275,10003,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.033102040000003,44.469400729999997,6665,7,3,11,2014-06-23 23:32:33.189-04,21.31,16.7,-1.48966,1.02032,2.60223,Clear,7,0,0,,2275,10004,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.033102040000003,44.469400729999997,6666,7,3,11,2014-06-23 23:32:34.798-04,21.31,16.7,-1.4708,2.28019,-2.54578,Clear,7,0,0,,2275,10005,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.033086600000004,44.469396629999999,6667,9,3,11,2014-06-23 23:32:36.802-04,21.31,16.7,-1.47343,2.22175,-2.73942,Clear,7,0,0,,2275,10006,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.033086600000004,44.469396629999999,6668,9,3,11,2014-06-23 23:32:38.364-04,21.31,16.7,-1.40204,3.00171,-2.12292,Clear,7,0,0,,2275,10007,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.033750249999997,44.470711999999999,6669,11,3,11,2014-06-23 23:33:09.678-04,21.31,16.7,-1.51427,1.07127,2.43272,Clear,7,0,0,,2275,10008,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.033751589999994,44.47072318,6670,10,3,11,2014-06-23 23:33:11.796-04,21.31,16.4,-1.38744,0.333094,1.81897,Clear,7,0,0,,2275,10009,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.033751589999994,44.47072318,6671,10,3,11,2014-06-23 23:33:14.043-04,21.29,16.7,-1.46349,2.76482,-2.24051,Clear,7,0,0,,2275,10010,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.033751589999994,44.47072318,6672,10,3,11,2014-06-23 23:33:16.379-04,21.29,16.7,-1.52751,1.39646,2.89265,Clear,7,0,0,,2275,10011,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.033751589999994,44.47072318,6673,10,3,11,2014-06-23 23:33:18.453-04,21.32,16.7,-1.40819,0.435413,2.21082,Clear,7,0,0,,2275,10012,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.036197619999996,44.474883220000002,6674,3,3,10,2014-06-23 23:34:23.705-04,21.31,16.7,-1.48238,0.152101,1.36593,Clear,7,0,0,,2275,10013,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.03619913,44.474871120000003,6675,4,3,11,2014-06-23 23:34:25.041-04,21.31,16.7,-1.31904,0.0724354,1.60654,Clear,7,0,0,,2275,10014,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.03619913,44.474871120000003,6676,4,3,11,2014-06-23 23:34:26.703-04,21.31,16.7,-1.24273,2.75488,-2.48759,Clear,7,0,0,,2275,10015,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.036192139999997,44.47486002,6677,3,3,11,2014-06-23 23:34:27.72-04,21.32,16.7,-1.25303,0.56113,2.3587,Clear,7,0,0,,2275,10016,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.039916840000004,44.478256979999998,6678,5,3,11,2014-06-23 23:35:43.475-04,21.29,16.7,-1.37441,2.53571,-1.40486,Clear,7,0,0,,2275,10017,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.039919490000003,44.4782678 4,6679,6,3,11,2014-06-23 23:35:45.993-04,21.29,16.7,-1.40311,0.521042,-2.75984,Clear,7,0,0,,2275,10018,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.039919490000003,44.47826784,6680,6,3,11,2014-06-23 23:35:48.706-04,21.29,16.4,-1.35763,0.595645,-2.70749,Clear,7,0,0,,2275,10019,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040410069999993,44.47804585,6681,7,3,8,2014-06-23 23:36:11.375-04,21.28,16.4,-1.3996,1.52582,-2.66009,Clear,7,0,0,,2275,10020,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040416149999999,44.478037880000002,6682,6,3,8,2014-06-23 23:36:13.645-04,21.28,16.4,-1.39655,2.86401,-2.83304,Clear,7,0,0,,2275,10021,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040431029999993,44.478031090000002,6683,6,3,8,2014-06-23 23:36:15.982-04,21.29,16.4,-1.36624,2.11354,3.0501,Clear,7,0,0,,2275,10022,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040467199999995,44.478015499999998,6684,7,3,8,2014-06-23 23:36:17.305-04,21.29,16.4,-1.33254,0.804336,2.8851,Clear,7,0,0,,2275,10023,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040467199999995,44.478015499999998,6685,7,3,8,2014-06-23 23:36:18.305-04,21.29,16.4,-1.51317,-0.528882,-1.93318,Clear,7,0,0,,2275,10024,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040546410000005,44.477986530000003,6686,6,3,8,2014-06-23 23:36:19.189-04,21.29,16.4,-1.33141,2.80726,3.10601,Clear,7,0,0,,2275,10025,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040546410000005,44.477986530000003,6687,6,3,8,2014-06-23 23:36:20.046-04,21.29,16.4,-1.46146,0.548659,2.49665,Clear,7,0,0,,2275,10026,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040654829999994,44.477949420000002,6688,7,3,8,2014-06-23 23:36:21.209-04,21.29,16.4,-1.5433,2.95582,2.70532,Clear,7,0,0,,2275,10027,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040654829999994,44.477949420000002,6689,7,3,8,2014-06-23 23:36:22.621-04,21.29,16.4,-1.46402,2.58392,2.66013,Clear,7,0,0,,2275,10028,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040765179999994,44.477913209999997,6690,6,3,8,2014-06-23 23:36:24.33-04,21.29,16.4,-1.43617,0.140802,-2.83081,Clear,7,0,0,,2275,10029,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.040908180000002,44.477874129999996,6691,6,3,8,2014-06-23 23:36:25.59-04,21.3,16.4,-1.4764,2.80985,2.92478,Clear,7,0,0,,2275,10030,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.041046919999999,44.477831469999998,6692,6,3,8,2014-06-23 23:36:27.224-04,21.3,16.4,-1.24867,-0.0485188,-3.14107,Clear,7,0,0,,2275,10031,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.041046919999999,44.477831469999998,6693,6,3,8,2014-06-23 23:36:28.276-04,21.3,16.4,-1.38005,-0.0527872,3.08532,Clear,7,0,0,,2275,10032,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.041180249999996,44.47779207,6694,7,3,8,2014-06-23 23:36:29.672-04,21.29,16.4,-1.4173,0.0846408,2.8869,Clear,7,0,0,,2275,10033,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.041789350000002,44.477660649999997,6695,7,3,8,2014-06-23 23:36:39.382-04,21.25,16.4,-1.38491,2.44788,3.09481,Clear,7,0,0,,2275,10034,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.041789350000002,44.477660649999997,6696,7,3,8,2014-06-23 23:36:40.264-04,21.25,16.4,-1.41716,0.299708,2.3298,Clear,7,0,0,,2275,10035,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.041893090000002,44.47764179,6697,7,3,8,2014-06-23 23:36:41.668-04,21.25,16.4,-1.19312,2.82899,-3.1036,Clear,7,0,0,,2275,10036,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.042030440000005,44.47762076,6698,7,3,8,2014-06-23 23:36:43.199-04,21.3,16.4,-1.11436,0.200363,2.85892,Clear,7,0,0,,2275,10037,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.042030440000005,44.47762076,6699,7,3,8,2014-06-23 23:36:44.343-04,21.3,16.4,-1.0779,2.55531,-3.13919,Clear,7,0,0,,2275,10038,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.042190289999994,44.477601970000002,6700,7,3,8,2014-06-23 23:36:45.854-04,21.29,16.4,-1.52906,1.31162,2.18536,Clear,7,0,0,,2275,10039,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.04237406,44.477577070000002,6701,7,3,8,2014-06-23 23:36:47.72-04,21.29,16.4,-1.2889,2.24791,3.03946,Clear,7,0,0,,2275,10040,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.049641399999999,44.477599009999999,6702,13,3,8,2014-06-23 23:37:53.605-04,21.14,15.7,-1.44097,0.67865,2.26523,Clear,7,0,0,,2275,10041,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.04962958,44.477588849999997,6703,13,3,8,2014-06-23 23:37:57.513-04,21.06,15.7,-1.46193,0.316579,2.7956,Clear,7,0,0,,2275,10042,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.065618189999995,44.471935019999997,6704,16,3,12,2014-06-23 23:40:43.858-04,21.26,15.7,-1.45566,1.87381,-1.53845,Clear,7,0,0,,2275,10043,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.065618189999995,44.471935019999997,6705,16,3,12,2014-06-23 23:40:46.644-04,21.26,15.7,-1.36219,3.06604,1.57212,Clear,7,0,0,,2275,10044,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.065618189999995,44.471935019999997,6706,16,3,12,2014-06-23 23:40:48.303-04,21.28,15.7,-1.4317,0.728527,-2.64126,Clear,7,0,0,,2275,10045,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.065618189999995,44.471935019999997,6707,16,3,12,2014-06-23 23:40:50.425-04,21.27,15.7,-1.46302,2.08532,-2.45477,Clear,7,0,0,,2275,10046,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.070641339999995,44.46981994,6708,7,3,11,2014-06-23 23:41:46.563-04,21.25,15.7,-1.46629,2.59089,-0.501113,Clear,7,0,0,,2275,10047,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.070641339999995,44.46981994,6709,7,3,11,2014-06-23 23:41:49.607-04,21.25,15.7,-1.42267,0.641848,-2.41071,Clear,7,0,0,,2275,10048,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.070641339999995,44.46981994,6710,7,3,11,2014-06-23 23:41:50.907-04,21.27,15.7,-1.42935,2.43028,-0.670022,Clear,7,0,0,,2275,10049,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.072908389999995,44.4689482,6711,11,3,14,2014-06-23 23:42:25.913-04,21.16,15.7,-1.55484,2.18778,-1.12366,Clear,7,0,0,,2275,10050,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.072920620000005,44.468951070000003,6712,11,4,12,2014-06-23 23:42:28.918-04,21.21,15.7,-1.5375,-0.920441,2.25698,Clear,7,0,0,,2275,10051,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.072920620000005,44.468951070000003,6713,11,4,12,2014-06-23 23:42:30.598-04,21.21,15.7,-1.45452,1.232,-2.61445,Clear,7,0,0,,2275,10052,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.072920620000005,44.468951070000003,6714,11,4,12,2014-06-23 23:42:32.708-04,21.24,15.7,-1.42149,0.66871,-3.06056,Clear,7,0,0,,2275,10053,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.078521969999997,44.468833959999998,6715,4,3,12,2014-06-23 23:43:28.837-04,21.19,15.7,-1.47278,1.30097,2.65703,Clear,7,0,0,,2275,10054,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.078539899999996,44.468828549999998,6716,5,3,11,2014-06-23 23:43:30.088-04,21.25,15.7,-1.46508,0.859774,2.32146,Clear,7,0,0,,2275,10055,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.078539899999996,44.468828549999998,6717,5,3,11,2014-06-23 23:43:31.719-04,21.25,15.7,-1.4655,1.11152,2.54745,Clear,7,0,0,,2275,10056,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.078598299999996,44.468856799999998,6718,4,3,10,2014-06-23 23:43:38.416-04,21.23,15.7,-1.50113,1.48234,2.63171,Clear,7,0,0,,2275,10057,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.07878952,44.46888628,6719,3,3,11,2014-06-23 23:43:42.453-04,21.22,15.7,-1.49442,-2.69426,-1.7995,Clear,7,0,0,,2275,10058,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.078941450000002,44.468909719999999,6720,3,3,11,2014-06-23 23:43:44.216-04,21.22,15.7,-1.48644,0.663088,2.12833,Clear,7,0,0,,2275,10059,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.078941450000002,44.468909719999999,6721,3,3,11,2014-06-23 23:43:45.729-04,21.22,15.7,-1.49477,1.60776,2.8286,Clear,7,0,0,,2275,10060,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.079277700000006,44.46895808,6722,3,3,11,2014-06-23 23:43:47.163-04,21.23,15.7,-1.45292,-0.165698,1.40986,Clear,7,0,0,,2275,10061,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.079277700000006,44.46895808,6723,3,3,11,2014-06-23 23:43:48.242-04,21.23,15.7,-1.43115,1.94805,3.13216,Clear,7,0,0,,2275,10062,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.088221129999994,44.469909780000002,6724,24,3,14,2014-06-23 23:45:34.347-04,21.17,15.4,-1.49194,0.553314,2.36781,Clear,7,0,0,,2275,10063,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.088221129999994,44.469909780000002,6725,24,3,14,2014-06-23 23:45:35.93-04,21.17,15.4,-1.44533,0.383762,2.32943,Clear,7,0,0,,2275,10064,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.088207569999994,44.469915329999999,6726,24,3,13,2014-06-23 23:45:37.083-04,21.17,15.4,-1.49999,1.99586,-3.04845,Clear,7,0,0,,2275,10065,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.088207569999994,44.469915329999999,6727,24,3,13,2014-06-23 23:45:38.223-04,21.17,15.4,-1.50028,0.682097,2.29324,Clear,7,0,0,,2275,10066,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.088193559999993,44.46991414,6728,24,3,14,2014-06-23 23:45:40.304-04,21.17,15.4,-1.54108,1.85207,3.10434,Clear,7,0,0,,2275,10067,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.088193559999993,44.46991414,6729,24,3,14,2014-06-23 23:45:46.242-04,21.19,15.4,-1.39844,1.16887,2.77345,Clear,7,0,0,,2275,10068,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.088210059999994,44.469917969999997,6730,24,3,13,2014-06-23 23:45:47.352-04,21.19,15.4,-1.47285,3.1023,-2.34316,Clear,7,0,0,,2275,10069,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.088389160000006,44.469931289999998,6731,24,3,13,2014-06-23 23:45:50.759-04,21.19,15.4,-1.46439,0.151751,1.97709,Clear,7,0,0,,2275,10070,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.088389160000006,44.469931289999998,6732,24,3,13,2014-06-23 23:45:52.134-04,21.19,15.4,-1.5053,2.22811,-2.88231,Clear,7,0,0,,2275,10071,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.090942150000004,44.470163820000003,6733,24,3,13,2014-06-23 23:46:27.095-04,21.07,15.4,-1.19136,0.146151,2.40824,Clear,7,0,0,,2275,10072,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.090942150000004,44.470163820000003,6734,24,3,13,2014-06-23 23:46:28.278-04,21.07,15.4,-1.37425,0.353101,2.0915,Clear,7,0,0,,2275,10073,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.090942150000004,44.470163820000003,6735,24,3,13,2014-06-23 23:46:29.672-04,21.07,15.4,-1.5471,1.56275,2.69071,Clear,7,0,0,,2275,10074,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.090942150000004,44.470163820000003,6736,24,3,13,2014-06-23 23:46:31.869-04,21.07,15.4,-1.52925,2.30476,-2.51076,Clear,7,0,0,,2275,10075,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,22,88
-68.05298784,44.338673239999999,5188,-19,9,12,2014-06-23 00:47:44.319-04,21.35,14.1,-1.41444,2.0845,-2.51389,Clear,5,0,0,,2275,3380,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052916620000005,44.3386807 4,5189,-19,9,12,2014-06-23 00:47:46.617-04,21.35,14.1,-1.4375,1.52534,-2.87544,Clear,5,0,0,,2275,3381,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052881490000004,44.338683879999998,5190,-18,9,11,2014-06-23 00:47:48.645-04,21.3,14.1,-1.33823,2.4738,-2.07155,Clear,5,0,0,,2275,3382,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052881490000004,44.338683879999998,5191,-18,9,11,2014-06-23 00:47:50.375-04,21.3,14.1,-1.46333,3.06868,-1.37456,Clear,5,0,0,,2275,3383,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.0528154,44.338693300000003,5192,-19,9,10,2014-06-23 00:47:52.627-04,21.36,14.1,-1.48938,-3.02669,-1.01543,Clear,5,0,0,,2275,3384,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052784189999997,44.338697699999997,5193,-18,10,11,2014-06-23 00:47:54.8-04,21.33,14.1,-1.45701,1.8312,-2.46309,Clear,5,0,0,,2275,3385,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052753480000007,44.338698010000002,5194,-19,10,10,2014-06-23 00:47:56.988-04,21.33,14.1,-1.44837,2.32044,-2.04701,Clear,5,0,0,,2275,3386,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052689900000004,44.338701499999999,5195,-18,9,11,2014-06-23 00:48:01.313-04,21.34,14.1,-1.49108,1.81851,-2.0899,Clear,5,0,0,,2275,3387,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052658949999994,44.338707300000003,5196,-17,9,10,2014-06-23 00:48:03.367-04,21.33,14.1,-1.371,2.127,-1.99142,Clear,5,0,0,,2275,3388,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052562620000003,44.338718720000003,5197,-18,9,11,2014-06-23 00:48:10.323-04,21.32,14.1,-1.532,-2.10031,-0.816881,Clear,5,0,0,,2275,3389,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052492599999994,44.338719699999999,5198,-16,9,11,2014-06-23 00:48:14.422-04,21.33,14.1,-1.43336,2.87474,-1.61385,Clear,5,0,0,,2275,3390,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052458189999996,44.338721769999999,5199,-16,9,8,2014-06-23 00:48:15.983-04,21.33,14.1,-1.5069,-2.76668,-0.734889,Clear,5,0,0,,2275,3391,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052394210000003,44.338731289999998,5200,-17,9,7,2014-06-23 00:48:18.926-04,21.33,14.1,-1.49863,1.16651,-3.0306,Clear,5,0,0,,2275,3392,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052368079999994,44.338729479999998,5201,-16,9,7,2014-06-23 00:48:20.72-04,21.35,13.8,-1.49046,2.97501,-1.34405,Clear,5,0,0,,2275,3393,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052368079999994,44.338729479999998,5202,-16,9,7,2014-06-23 00:48:22.369-04,21.35,13.8,-1.49732,1.76398,-2.61438,Clear,5,0,0,,2275,3394,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052312200000003,44.338737639999998,5203,-15,9,11,2014-06-23 00:48:24.603-04,21.3,13.8,-1.46298,0.61892,2.74488,Clear,5,0,0,,2275,3395,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052280240000002,44.33874,5204,-16,9,11,2014-06-23 00:48:26.673-04,21.3,13.8,-1.48687,-3.00935,-0.886604,Clear,5,0,0,,2275,3396,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052280240000002,44.33874,5205,-16,9,11,2014-06-23 00:48:28.18-04,21.31,13.8,-1.48973,2.07253,-2.11971,Clear,5,0,0,,2275,3397,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052247050000005,44.33873981,5206,-18,9,11,2014-06-23 00:48:29.676-04,21.31,13.8,-1.55279,1.50431,-2.58008,Clear,5,0,0,,2275,3398,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05221238,44.338738759999998,5207,-18,9,11,2014-06-23 00:48:31.541-04,21.31,13.8,-1.54855,-2.49986,-0.246361,Clear,5,0,0,,2275,3399,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052174809999997,44.33873972,5208,-17,9,11,2014-06-23 00:48:33.366-04,21.31,13.8,-1.4789,2.09581,-2.14228,Clear,5,0,0,,2275,3400,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.052135919999998,44.338737100000003,5209,-16,9,11,2014-06-23 00:48:34.911-04,21.31,13.8,-1.50439,-2.91503,-0.853521,Clear,5,0,0,,2275,3401,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.050046289999997,44.338345750000002,5210,-20,9,11,2014-06-23 00:50:24.001-04,21.32,13.5,-1.50685,-3.10797,-1.49928,Clear,5,0,0,,2275,3402,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05004873,44.338368590000002,5211,-18,9,10,2014-06-23 00:50:32.589-04,21.37,13.5,-1.49434,2.02607,-1.68728,Clear,5,0,0,,2275,3403,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05004873,44.338368590000002,5212,-18,9,10,2014-06-23 00:50:40.437-04,21.4,13.8,-1.48742,2.59829,-0.112833,Clear,5,0,0,,2275,3404,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05004873,44.338368590000002,5213,-18,9,10,2014-06-23 00:50:50.177-04,21.41,13.8,-1.49578,2.36932,0.681438,Clear,5,0,0,,2275,3405,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05004873,44.338368590000002,5214,-18,9,10,2014-06-23 00:50:58.016-04,21.39,13.8,-1.51215,2.53669,1.5634,Clear,5,0,0,,2275,3406,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05004873,44.338368590000002,5215,-18,9,10,2014-06-23 00:51:07.014-04,21.38,13.8,-1.52771,2.90166,2.50936,Clear,5,0,0,,2275,3407,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05004873,44.338368590000002,5216,-18,9,10,2014-06-23 00:51:12.63-04,21.35,13.8,-1.5251,3.08805,-2.64071,Clear,5,0,0,,2275,3408,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05004873,44.338368590000002,5217,-18,9,10,2014-06-23 00:51:21.447-04,21.33,13.8,-1.44485,-3.05899,-2.15472,Clear,5,0,0,,2275,3409,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.05004873,44.338368590000002,5218,-18,9,10,2014-06-23 00:51:26.803-04,21.33,13.8,-1.48962,-2.99655,-1.40709,Clear,5,0,0,,2275,3410,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.049661150000006,44.33833286,5219,-16,9,11,2014-06-23 00:51:49.169-04,21.39,13.8,-1.38222,0.667287,2.56868,Clear,5,0,0,,2275,3411,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,18,94
-68.049585960000002,44.338356959999999,5220,-14,10,11,2014-06-23 00:52:12.494-04,21.33,13.8,-1.46593,3.09261,-1.72789,Clear,5,0,0,,2275,3412,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.049555330000004,44.338354270000004,5221,-14,10,11,2014-06-23 00:52:14.475-04,21.34,13.8,-1.43491,-2.92923,-1.36112,Clear,5,0,0,,2275,3413,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.049525720000005,44.33835871,5222,-13,10,11,2014-06-23 00:52:16.499-04,21.34,13.8,-1.42968,-2.68407,-1.15992,Clear,5,0,0,,2275,3414,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.049494999999993,44.338351850000002,5223,-14,10,12,2014-06-23 00:52:18.432-04,21.34,13.8,-1.39395,-2.62167,-0.97112,Clear,5,0,0,,2275,3415,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.049465920000003,44.33834556,5224,-14,9,12,2014-06-23 00:52:20.436-04,21.34,13.8,-1.41347,-2.52712,-0.671586,Clear,5,0,0,,2275,3416,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.049436929999999,44.338345089999997,5225,-15,9,12,2014-06-23 00:52:22.458-04,21.33,13.8,-1.4852,3.09012,-1.38406,Clear,5,0,0,,2275,3417,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94
-68.049408749999998,44.33834548,5226,-15,9,12,2014-06-23 00:52:24.462-04,21.33,13.8,-1.45535,2.65284,-1.97546,Clear,5,0,0,,2275,3418,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.049382410000007,44.338346710000003,5227,-16,9,12,2014-06-23 00:52:26.458-04,21.38,13.8,-1.46971,-2.85984,-1.25416,Clear,5,0,0,,2275,3419,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.049352690000006,44.33834847,5228,-16,9,12,2014-06-23 00:52:28.435-04,21.38,13.8,-1.40503,3.05792,-1.73204,Clear,5,0,0,,2275,3420,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.049320989999998,44.338347679999998,5229,-15,9,12,2014-06-23 00:52:30.452-04,21.39,13.8,-1.45827,-2.90176,-1.2673,Clear,5,0,0,,2275,3421,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.049293180000006,44.3383489,5230,-15,9,12,2014-06-23 00:52:32.466-04,21.39,13.8,-1.46097,1.99082,-1.79437,Clear,5,0,0,,2275,3422,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.049267659999998,44.338349540000003,5231,-15,9,12,2014-06-23 00:52:34.473-04,21.31,13.8,-1.38545,2.76742,0.171751,Clear,5,0,0,,2275,3423,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.049243090000004,44.338348119999999,5232,-15,9,12,2014-06-23 00:52:36.435-04,21.31,13.8,-1.44304,-2.63326,1.50793,Clear,5,0,0,,2275,3424,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.049219390000005,44.338347050000003,5233,-15,9,12,2014-06-23 00:52:38.453-04,21.42,13.8,-1.43148,1.17317,-1.9411,Clear,5,0,0,,2275,3425,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.01,4,18,94
-68.049195400000002,44.338350249999998,5234,-16,9,12,2014-06-23 00:52:40.483-04,21.42,13.8,-1.46444,2.47987,-0.304453,Clear,5,0,0,,2275,3426,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.01,4,18,94
-68.049170250000003,44.338349960000002,5235,-15,9,12,2014-06-23 00:52:42.44-04,21.33,13.8,-1.51364,1.84624,-0.966111,Clear,5,0,0,,2275,3427,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.01,4,18,94
-68.049145999999993,44.33834952,5236,-15,9,12,2014-06-23 00:52:44.441-04,21.33,13.8,-1.52537,-0.880911,2.7596,Clear,5,0,0,,2275,3428,a3465ddfeb5a2ad3,1,16,0.01,4,18,94
-68.049122370000006,44.33834737,5237,-15,9,9,2014-06-23 00:52:46.447-04,21.36,13.8,-1.54412,-0.15572,2.99164,Clear,5,0,0,,2275,3429,a3465ddfeb5a2ad3,1,17,0.01,4,18,94
-68.049101500000006,44.338348760000002,5238,-16,9,7,2014-06-23 00:52:48.448-04,21.32,13.8,-1.54424,2.8025,-0.820181,Clear,5,0,0,,2275,3430,a3465ddfeb5a2ad3,1,18,0.01,4,18,94
-68.049078859999995,44.338351279999998,5239,-16,10,7,2014-06-23 00:52:50.434-04,21.32,13.8,-1.5454,-0.749387,2.24423,Clear,5,0,0,,2275,3431,a3465ddfeb5a2ad3,1,19,0.01,4,18,94
-68.049054209999994,44.33835053,5240,-16,10,12,2014-06-23 00:52:52.441-04,21.31,13.8,-1.53508,0.691375,-2.68074,Clear,5,0,0,,2275,3432,a3465ddfeb5a2ad3,1,20,0.01,4,18,94
-68.049029600000004,44.33834789,5241,-15,9,12,2014-06-23 00:52:54.461-04,21.31,13.8,-1.3878,-0.0873195,-2.23279,Clear,5,0,0,,2275,3433,a3465ddfeb5a2ad3,1,21,0.01,4,18,94
-68.049008110000003,44.338347489999997,5242,-15,9,12,2014-06-23 00:52:56.449-04,21.36,13.8,-1.41825,0.651683,-1.57673,Clear,5,0,0,,2275,3434,a3465ddfeb5a2ad3,1,22,0.01,4,18,94
-68.048989000000006,44.338344139999997,5243,-17,9,12,2014-06-23 00:52:58.448-04,21.36,13.8,-1.46383,-0.435207,-2.31862,Clear,5,0,0,,2275,3435,a3465ddfeb5a2ad3,1,23,0.01,4,18,94
-68.048965839999994,44.33834238,5244,-17,9,12,2014-06-23 00:53:00.447-04,21.42,13.8,-1.41315,0.794535,-1.13161,Clear,5,0,0,,2275,3436,a3465ddfeb5a2ad3,1,24,0.01,4,18,94
-68.04893733,44.338343989999998,5245,-17,9,12,2014-06-23 00:53:02.464-04,21.42,13.8,-1.39657,0.208133,-1.63491,Clear,5,0,0,,2275,3437,a3465ddfeb5a2ad3,1,25,0.01,4,18,94
-68.04891164,44.338348529999998,5246,-18,9,12,2014-06-23 00:53:04.442-04,21.39,13.8,-1.27954,0.518151,-2.0656,Clear,5,0,0,,2275,3438,a3465ddfeb5a2ad3,1,26,0.01,4,18,94
-68.048885400000002,44.338355540000002,5247,-18,9,12,2014-06-23 00:53:06.432-04,21.39,13.8,-1.38158,0.551158,-0.79141,Clear,5,0,0,,2275,3439,a3465ddfeb5a2ad3,1,27,0.01,4,18,94
-68.048859019999995,44.338360369999998,5248,-17,9,12,2014-06-23 00:53:08.509-04,21.46,13.8,-1.54126,1.54685,0.41935,Clear,5,0,0,,2275,3440,a3465ddfeb5a2ad3,1,28,0.01,4,18,94
-68.048831699999994,44.33836282,5249,-17,9,12,2014-06-23 00:53:10.48-04,21.46,13.8,-1.47661,2.56347,1.62352,Clear,5,0,0,,2275,3441,a3465ddfeb5a2ad3,1,29,0.01,4,18,94
-68.04880756,44.338362979999999,5250,-17,9,12,2014-06-23 00:53:12.466-04,21.35,13.8,-1.49871,-2.38989,2.74673,Clear,5,0,0,,2275,3442,a3465ddfeb5a2ad3,1,30,0.01,4,18,94
-68.048781559999995,44.338362670000002,5251,-17,9,9,2014-06-23 00:53:14.431-04,21.35,13.8,-1.51293,-0.385458,-1.81568,Clear,5,0,0,,2275,3443,a3465ddfeb5a2ad3,1,31,0.01,4,18,94
-68.04875475,44.33836386,5252,-17,9,9,2014-06-23 00:53:16.435-04,21.34,13.8,-1.51593,-2.24812,2.9625,Clear,5,0,0,,2275,3444,a3465ddfeb5a2ad3,1,32,0.01,4,18,94
-68.04872847,44.338366669999999,5253,-17,9,10,2014-06-23 00:53:18.482-04,21.34,13.8,-1.50886,-0.0601459,-1.33092,Clear,5,0,0,,2275,3445,a3465ddfeb5a2ad3,1,33,0.01,4,18,94
-68.04870366,44.338371539999997,5254,-16,9,9,2014-06-23 00:53:20.435-04,21.46,13.8,-1.29961,2.00408,1.2344,Clear,5,0,0,,2275,3446,a3465ddfeb5a2ad3,1,34,0.01,4,18,94
-68.048677429999998,44.338372200000002,5255,-16,9,11,2014-06-23 00:53:22.445-04,21.46,13.8,-1.41194,-0.436185,-1.82897,Clear,5,0,0,,2275,3447,a3465ddfeb5a2ad3,1,35,0.01,4,18,94
-68.048652250000004,44.33836901,5256,-16,9,8,2014-06-23 00:53:24.459-04,21.43,13.8,-1.42756,-2.53616,-3.13877,Clear,5,0,0,,2275,3448,a3465ddfeb5a2ad3,1,36,0.01,4,18,94
-68.0486238,44.33837013,5257,-16,9,8,2014-06-23 00:53:26.48-04,21.43,13.8,-1.49849,2.47164,2.02678,Clear,5,0,0,,2275,3449,a3465ddfeb5a2ad3,1,37,0.01,4,18,94
-68.048596869999997,44.338372390000004,5258,-16,9,7,2014-06-23 00:53:28.448-04,21.36,13.8,-1.4553,1.13147,0.856971,Clear,5,0,0,,2275,3450,a3465ddfeb5a2ad3,1,38,0.01,4,18,94
-68.04857629,44.338370019999999,5259,-16,9,10,2014-06-23 00:53:30.485-04,21.36,13.8,-1.47265,0.333532,0.0194982,Clear,5,0,0,,2275,3451,a3465ddfeb5a2ad3,1,39,0.01,4,18,94
-68.048552549999994,44.338370099999999,5260,-17,9,12,2014-06-23 00:53:32.453-04,21.47,13.8,-1.46102,-1.2945,-1.91303,Clear,5,0,0,,2275,3452,a3465ddfeb5a2ad3,1,40,0.01,4,18,94
-68.048523990000007,44.33837175,5261,-17,9,12,2014-06-23 00:53:34.464-04,21.47,13.8,-1.54126,-0.732592,-0.373546,Clear,5,0,0,,2275,3453,a3465ddfeb5a2ad3,1,41,0.01,4,18,94
-68.048491549999994,44.338373320000002,5262,-18,9,12,2014-06-23 00:53:36.463-04,21.39,13.8,-1.50888,-2.08219,-1.84376,Clear,5,0,0,,2275,3454,a3465ddfeb5a2ad3,1,42,0.01,4,18,94
-68.048461410000002,44.338369710000002,5263,-17,9,12,2014-06-23 00:53:38.434-04,21.39,13.8,-1.46677,-2.00624,-1.8294,Clear,5,0,0,,2275,3455,a3465ddfeb5a2ad3,1,43,0.01,4,18,94

-68.048431230000006,44.33836987,5264,-19,9,12,2014-06-23 00:53:40.485-04,21.42,13.8,-1.34462,-1.99124,-2.04829,Clear,5,0,0,,2275,3456,a3465ddfeb5a2ad3,1,44,0.01,4,18,94
-68.048402839999994,44.338373490000002,5265,-19,9,12,2014-06-23 00:53:42.46-04,21.42,13.8,-1.45219,-2.83233,-2.46486,Clear,5,0,0,,2275,3457,a3465ddfeb5a2ad3,1,45,0.01,4,18,94
-68.048374539999998,44.338374479999999,5266,-20,9,12,2014-06-23 00:53:44.467-04,21.39,13.8,-1.44068,-1.5996,-1.32124,Clear,5,0,0,,2275,3458,a3465ddfeb5a2ad3,1,46,0.01,4,18,94
-68.048346440000003,44.338371799999997,5267,-19,9,12,2014-06-23 00:53:46.452-04,21.39,13.8,-1.39784,-2.23301,-1.99941,Clear,5,0,0,,2275,3459,a3465ddfeb5a2ad3,1,47,0.01,4,18,94
-68.048317330000003,44.338370009999998,5268,-19,9,12,2014-06-23 00:53:48.461-04,21.39,13.8,-1.48428,-2.99717,-2.32786,Clear,5,0,0,,2275,3460,a3465ddfeb5a2ad3,1,48,0.01,4,18,94
-68.048287569999999,44.338370329999996,5269,-20,9,11,2014-06-23 00:53:50.432-04,21.39,13.8,-1.40321,-1.69802,-1.18488,Clear,5,0,0,,2275,3461,a3465ddfeb5a2ad3,1,49,0.01,4,18,94
-68.048258540000006,44.3383775,5270,-20,9,9,2014-06-23 00:53:52.434-04,21.42,13.8,-1.53608,-3.0845,-2.06357,Clear,5,0,0,,2275,3462,a3465ddfeb5a2ad3,1,50,0.01,4,18,94
-68.048230180000004,44.33838059,5271,-19,9,10,2014-06-23 00:53:54.446-04,21.42,13.8,-1.34809,-2.71286,-2.20878,Clear,5,0,0,,2275,3463,a3465ddfeb5a2ad3,1,51,0.01,4,18,94
-68.048199879999999,44.338380979999997,5272,-17,9,10,2014-06-23 00:53:56.496-04,21.31,13.8,-1.46717,-3.08537,-2.18923,Clear,5,0,0,,2275,3464,a3465ddfeb5a2ad3,1,52,0.01,4,18,94
-68.048167680000006,44.338386579999998,5273,-17,9,11,2014-06-23 00:53:58.459-04,21.31,13.8,-1.41613,-1.75569,-1.16939,Clear,5,0,0,,2275,3465,a3465ddfeb5a2ad3,1,53,0.01,4,18,94
-68.048138499999993,44.338390019999999,5274,-18,9,11,2014-06-23 00:54:00.573-04,21.39,13.8,-1.47902,1.73319,-2.67846,Clear,5,0,0,,2275,3466,a3465ddfeb5a2ad3,1,54,0.01,4,18,94
-68.048108310000003,44.338389460000002,5275,-18,9,10,2014-06-23 00:54:02.453-04,21.39,13.8,-1.43837,2.31952,-2.42633,Clear,5,0,0,,2275,3467,a3465ddfeb5a2ad3,1,55,0.01,4,18,94
-68.048080100000007,44.33839743,5276,-18,9,10,2014-06-23 00:54:04.464-04,21.38,13.8,-1.49897,-2.08744,-0.425585,Clear,5,0,0,,2275,3468,a3465ddfeb5a2ad3,1,56,0.01,4,18,94
-68.048055599999998,44.338408780000002,5277,-20,9,9,2014-06-23 00:54:06.44-04,21.29,13.8,-1.56366,2.39541,-2.2674,Clear,5,0,0,,2275,3469,a3465ddfeb5a2ad3,1,57,0.01,4,18,94
-68.048033040000007,44.338414909999997,5278,-20,9,8,2014-06-23 00:54:08.473-04,21.29,13.8,-1.45889,-2.58565,-1.39917,Clear,5,0,0,,2275,3470,a3465ddfeb5a2ad3,1,58,0.01,4,18,94
-68.048010039999994,44.33841863,5279,-21,9,9,2014-06-23 00:54:10.455-04,21.29,13.8,-1.52921,1.01345,2.65437,Clear,5,0,0,,2275,3471,a3465ddfeb5a2ad3,1,59,0.01,4,18,94
-68.047985980000007,44.338423939999998,5280,-23,9,8,2014-06-23 00:54:12.464-04,21.29,13.8,-1.43971,2.34172,-1.97499,Clear,5,0,0,,2275,3472,a3465ddfeb5a2ad3,1,60,0.01,4,18,94
-68.04796226999999,44.33843091,5281,-22,11,8,2014-06-23 00:54:14.465-04,21.34,13.8,-1.47701,2.51125,-1.66358,Clear,5,0,0,,2275,3473,a3465ddfeb5a2ad3,1,61,0.01,4,18,94
-68.047946280000005,44.338434409999998,5282,-24,9,11,2014-06-23 00:54:16.452-04,21.34,13.8,-1.44957,1.91937,-2.25976,Clear,5,0,0,,2275,3474,a3465ddfeb5a2ad3,1,62,0.01,4,18,94
-68.047923530000006,44.33843796,5283,-23,10,12,2014-06-23 00:54:18.434-04,21.32,13.8,-1.42447,2.95627,-1.20655,Clear,5,0,0,,2275,3475,a3465ddfeb5a2ad3,1,63,0.01,4,18,94
-68.047902609999994,44.338447090000003,5284,-23,10,12,2014-06-23 00:54:20.445-04,21.32,13.8,-1.40949,1.94895,-2.23747,Clear,5,0,0,,2275,3476,a3465ddfeb5a2ad3,1,64,0.01,4,18,94
-68.047880559999996,44.33845935,5285,-21,10,12,2014-06-23 00:54:22.445-04,21.33,13.8,-1.42964,2.17569,-1.78168,Clear,5,0,0,,2275,3477,a3465ddfeb5a2ad3,1,65,0.01,4,18,94
-68.04785511,44.338468579999997,5286,-20,9,12,2014-06-23 00:54:24.469-04,21.33,13.8,-1.49537,-3.08562,-0.318052,Clear,5,0,0,,2275,3478,a3465ddfeb5a2ad3,1,66,0.01,4,18,94
-68.047830619999999,44.338480089999997,5287,-20,9,12,2014-06-23 00:54:26.453-04,21.33,13.8,-1.45616,-2.86345,-0.234791,Clear,5,0,0,,2275,3479,a3465ddfeb5a2ad3,1,67,0.01,4,18,94
-68.047801939999999,44.338491099999999,5288,-19,9,12,2014-06-23 00:54:28.441-04,21.35,13.8,-1.46686,1.69024,-1.96738,Clear,5,0,0,,2275,3480,a3465ddfeb5a2ad3,1,68,0.01,4,18,94
-68.047777800000006,44.338499689999999,5289,-19,9,12,2014-06-23 00:54:30.451-04,21.35,13.8,-1.429,2.33694,-1.5103,Clear,5,0,0,,2275,3481,a3465ddfeb5a2ad3,1,69,0.01,4,18,94
-68.047757160000003,44.338510460000002,5290,-17,9,12,2014-06-23 00:54:32.433-04,21.35,13.8,-1.5402,-1.92307,1.17163,Clear,5,0,0,,2275,3482,a3465ddfeb5a2ad3,1,70,0.01,4,18,94
-68.047738359999997,44.338516560000002,5291,-19,10,12,2014-06-23 00:54:34.445-04,21.35,13.8,-1.44001,2.7915,-0.744454,Clear,5,0,0,,2275,3483,a3465ddfeb5a2ad3,1,71,0.01,4,18,94
-68.047715240000002,44.338519390000002,5292,-18,10,12,2014-06-23 00:54:36.512-04,21.33,13.8,-1.50234,-2.32568,0.898499,Clear,5,0,0,,2275,3484,a3465ddfeb5a2ad3,1,72,0.01,4,18,94
-68.047691229999998,44.33852668,5293,-18,10,12,2014-06-23 00:54:48.445-04,21.4,13.8,-1.34867,2.20839,-1.37689,Clear,5,0,0,,2275,3485,a3465ddfeb5a2ad3,1,73,0.01,4,18,94
-68.047676080000002,44.338532729999997,5294,-18,10,12,2014-06-23 00:54:50.439-04,21.4,13.8,-1.38232,2.11961,-1.35639,Clear,5,0,0,,2275,3486,a3465ddfeb5a2ad3,1,74,0.01,4,18,94
-68.047657139999998,44.338539230000002,5295,-18,10,12,2014-06-23 00:54:52.442-04,21.4,13.8,-1.36838,2.83756,-0.15673,Clear,5,0,0,,2275,3487,a3465ddfeb5a2ad3,1,75,0.01,4,18,94
-68.047639169999997,44.338546559999997,5296,-20,10,12,2014-06-23 00:54:54.431-04,21.4,13.8,-1.39851,1.67183,-1.828,Clear,5,0,0,,2275,3488,a3465ddfeb5a2ad3,1,76,0.01,4,18,94
-68.047618830000005,44.338552679999999,5297,-18,10,12,2014-06-23 00:54:56.479-04,21.42,13.8,-1.40459,2.67954,-0.250714,Clear,5,0,0,,2275,3489,a3465ddfeb5a2ad3,1,77,0.01,4,18,94
-68.047601130000004,44.338558239999998,5298,-18,10,12,2014-06-23 00:54:58.44-04,21.42,13.8,-1.50416,0.932914,-1.841,Clear,5,0,0,,2275,3490,a3465ddfeb5a2ad3,1,78,0.01,4,18,94
-68.047582719999994,44.338561830000003,5299,-18,10,12,2014-06-23 00:55:00.457-04,21.32,13.8,-1.47183,2.4631,0.246724,Clear,5,0,0,,2275,3491,a3465ddfeb5a2ad3,1,79,0.01,4,18,94
-68.047564460000004,44.33856463,5300,-19,10,12,2014-06-23 00:55:02.489-04,21.32,13.8,-1.38868,2.94194,0.951439,Clear,5,0,0,,2275,3492,a3465ddfeb5a2ad3,1,80,0.01,4,18,94
-68.047548849999998,44.338569509999999,5301,-18,10,12,2014-06-23 00:55:04.458-04,21.4,13.8,-1.37316,1.17444,-1.95075,Clear,5,0,0,,2275,3493,a3465ddfeb5a2ad3,1,81,0.01,4,18,94
-68.047531829999997,44.33857486,5302,-18,10,12,2014-06-23 00:55:06.434-04,21.37,13.8,-1.43158,2.56984,-0.101645,Clear,5,0,0,,2275,3494,a3465ddfeb5a2ad3,1,82,0.01,4,18,94
-68.047515140000002,44.338579189999997,5303,-17,10,12,2014-06-23 00:55:08.431-04,21.37,13.8,-1.45514,1.35061,-1.24259,Clear,5,0,0,,2275,3495,a3465ddfeb5a2ad3,1,83,0.01,4,18,94
-68.047500720000002,44.338585000000002,5304,-17,10,12,2014-06-23 00:55:10.459-04,21.43,13.8,-1.44239,2.9738,0.772239,Clear,5,0,0,,2275,3496,a3465ddfeb5a2ad3,1,84,0.01,4,18,94
-68.047483479999997,44.338588880000003,5305,-17,10,12,2014-06-23 00:55:12.44-04,21.43,13.8,-1.39424,1.40663,-1.46324,Clear,5,0,0,,2275,3497,a3465ddfeb5a2ad3,1,85,0.01,4,18,94
-68.047464090000005,44.338590889999999,5306,-17,9,12,2014-06-23 00:55:14.43-04,21.35,13.8,-1.52793,1.54358,-0.916382,Clear,5,0,0,,2275,3498,a3465ddfeb5a2ad3,1,86,0.01,4,18,94
-68.04744221,44.338594399999998,5307,-17,9,12,2014-06-23 00:55:16.481-04,21.35,13.8,-1.35519,-2.03761,2.58896,Clear,5,0,0,,2275,3499,a3465ddfeb5a2ad3,1,87,0.01,4,18,94
-68.047419349999998,44.338596770000002,5308,-17,9,12,2014-06-23 00:55:18.443-04,21.32,13.8,-1.47723,-2.88324,1.96789,Clear,5,0,0,,2275,3500,a3465ddfeb5a2ad3,1,88,0.01,4,18,94
-68.047396509999999,44.338597129999997,5309,-18,9,12,2014-06-23 00:55:20.488-04,21.32,13.5,-1.40587,1.55131,-0.216768,Clear,5,0,0,,2275,3501,a3465ddfeb5a2ad3,1,89,0.01,4,18,94
-68.047375900000006,44.338598060000002,5310,-18,9,12,2014-06-23 00:55:22.436-04,21.38,13.5,-1.50339,1.75903,-0.0179432,Clear,5,0,0,,2275,3502,a3465ddfeb5a2ad3,1,90,0.01,4,18,94
-68.047356890000003,44.338603560000003,5311,-18,9,12,2014-06-23 00:55:24.447-04,21.38,13.5,-1.46804,2.20546,0.283114,Clear,5,0,0,,2275,3503,a3465ddfeb5a2ad3,1,91,0.01,4,18,94
-68.047338730000007,44.338610129999999,5312,-18,9,12,2014-06-23 00:55:26.493-04,21.41,13.5,-1.41585,2.83795,1.47273,Clear,5,0,0,,2275,3504,a3465ddfeb5a2ad3,1,92,0.01,4,18,94
-68.047322969999996,44.338616819999999,5313,-19,9,12,2014-06-23 00:55:28.447-04,21.4,13.8,-1.46195,1.46069,-0.297659,Clear,5,0,0,,2275,3505,a3465ddfeb5a2ad3,1,93,0.01,4,18,94
-68.04730723,44.33862311,5314,-19,9,12,2014-06-23 00:55:30.534-04,21.37,13.8,-1.49281,1.74611,0.138965,Clear,5,0,0,,2275,3506,a3465ddfeb5a2ad3,1,94,0.01,4,18,94
-68.0472915,44.33863008,5315,-18,9,12,2014-06-23 00:55:32.478-04,21.37,13.5,-1.38061,2.6809,1.22462,Clear,5,0,0,,2275,3507,a3465ddfeb5a2ad3,1,95,0.01,4,18,94
-68.047278250000005,44.338637429999999,5316,-19,9,12,2014-06-23 00:55:34.443-04,21.34,13.5,-1.45222,2.45069,0.747342,Clear,5,0,0,,2275,3508,a3465ddfeb5a2ad3,1,96,0.01,4,18,94
-68.047267590000004,44.33864724,5317,-19,9,9,2014-06-23 00:55:36.472-04,21.34,13.8,-1.45356,2.56283,1.14553,Clear,5,0,0,,2275,3509,a3465ddfeb5a2ad3,1,97,0.01,4,18,94
-68.047252920000005,44.33865034,5318,-19,9,10,2014-06-23 00:55:38.442-04,21.44,13.8,-1.47777,2.16815,0.565065,Clear,5,0,0,,2275,3510,a3465ddfeb5a2ad3,1,98,0.01,4,18,94
-68.047240349999996,44.338654169999998,5319,-19,9,10,2014-06-23 00:55:40.468-04,21.44,13.8,-1.48197,2.94061,1.35982,Clear,5,0,0,,2275,3511,a3465ddfeb5a2ad3,1,99,0.01,4,18,94
-68.047227030000002,44.33866322,5320,-16,9,11,2014-06-23 00:55:42.425-04,21.37,13.8,-1.53063,1.27196,-0.415664,Clear,5,0,0,,2275,3512,a3465ddfeb5a2ad3,1,100,0.01,4,18,94
-68.047212259999995,44.338666680000003,5321,-15,9,11,2014-06-23 00:55:44.48-04,21.37,13.8,-1.46208,2.97049,1.781,Clear,5,0,0,,2275,3513,a3465ddfeb5a2ad3,1,101,0.01,4,18,94
-68.04719593,44.338665499999998,5322,-17,9,11,2014-06-23 00:55:46.444-04,21.34,13.8,-1.43342,2.39103,1.38405,Clear,5,0,0,,2275,3514,a3465ddfeb5a2ad3,1,102,0.01,4,18,94
-68.047179290000003,44.338665169999999,5323,-16,9,10,2014-06-23 00:55:48.433-04,21.34,13.8,-1.49158,1.12617,-0.0803833,Clear,5,0,0,,2275,3515,a3465ddfeb5a2ad3,1,103,0.01,4,18,94
-68.04716252,44.3386742,5324,-14,9,9,2014-06-23 00:55:50.441-04,21.39,13.8,-1.48927,-1.29626,-2.2616,Clear,5,0,0,,2275,3516,a3465ddfeb5a2ad3,1,104,0.01,4,18,94
-68.047146389999995,44.338689090000003,5325,-14,9,11,2014-06-23 00:55:52.439-04,21.39,13.8,-1.46238,-2.48935,-2.6834,Clear,5,0,0,,2275,3517,a3465ddfeb5a2ad3,1,105,0.01,4,18,94
-68.047122310000006,44.338701919999998,5326,-15,9,12,2014-06-23 00:55:54.452-04,21.37,13.5,-1.43816,-0.480013,-0.74821,Clear,5,0,0,,2275,3518,a3465ddfeb5a2ad3,1,106,0.01,4,18,94
-68.047101940000005,44.33871088,5327,-15,9,12,2014-06-23 00:55:56.485-04,21.37,13.5,-1.44694,-1.23415,-1.3663,Clear,5,0,0,,2275,3519,a3465ddfeb5a2ad3,1,107,0.01,4,18,94
-68.047082840000002,44.338721390000003,5328,-17,9,11,2014-06-23 00:55:58.432-04,21.45,13.5,-1.51959,-1.54061,-1.54823,Clear,5,0,0,,2275,3520,a3465ddfeb5a2ad3,1,108,0.01,4,18,94
-68.047061729999996,44.338731350000003,5329,-16,9,9,2014-06-23 00:56:00.437-04,21.45,13.5,-1.33543,-1.42964,-1.73713,Clear,5,0,0,,2275,3521,a3465ddfeb5a2ad3,1,109,0.01,4,18,94
-68.047043700000003,44.33874034,5330,-18,9,11,2014-06-23 00:56:02.524-04,21.41,13.5,-1.39895,-1.37408,-1.41523,Clear,5,0,0,,2275,3522,a3465ddfeb5a2ad3,1,110,0.01,4,18,94
-68.047021079999993,44.3387491,5331,-19,10,10,2014-06-23 00:56:04.433-04,21.41,13.5,-1.35621,-0.904606,-0.769837,Clear,5,0,0,,2275,3523,a3465ddfeb5a2ad3,1,111,0.01,4,18,94
-68.046998329999994,44.33875348,5332,-18,10,11,2014-06-23 00:56:06.468-04,21.44,13.5,-1.5539,-0.5835,0.0317262,Clear,5,0,0,,2275,3524,a3465ddfeb5a2ad3,1,112,0.01,4,18,94
-68.046972289999999,44.33875209,5333,-17,10,11,2014-06-23 00:56:08.458-04,21.44,13.5,-1.47719,2.95345,-2.5834,Clear,5,0,0,,2275,3525,a3465ddfeb5a2ad3,1,113,0.01,4,18,94
-68.046947110000005,44.33875846,5334,-17,10,11,2014-06-23 00:56:10.463-04,21.45,13.5,-1.40426,-2.95109,-2.24226,Clear,5,0,0,,2275,3526,a3465ddfeb5a2ad3,1,114,0.01,4,18,94
-68.046930059999994,44.33876885,5335,-18,10,11,2014-06-23 00:56:12.454-04,21.32,13.5,-1.48386,2.3312,3.10439,Clear,5,0,0,,2275,3527,a3465ddfeb5a2ad3,1,115,0.01,4,18,94
-68.046912770000006,44.338785440000002,5336,-17,10,9,2014-06-23 00:56:14.545-04,21.32,13.5,-1.50902,2.99657,-2.51617,Clear,5,0,0,,2275,3528,a3465ddfeb5a2ad3,1,116,0.01,4,18,94
-68.046887920000003,44.33879968,5337,-18,10,10,2014-06-23 00:56:16.452-04,21.33,13.5,-1.49696,2.53812,-2.92094,Clear,5,0,0,,2275,3529,a3465ddfeb5a2ad3,1,117,0.01,4,18,94
-68.046854929999995,44.33880723,5338,-18,10,11,2014-06-23 00:56:18.444-04,21.33,13.5,-1.4951,3.05271,-2.41345,Clear,5,0,0,,2275,3530,a3465ddfeb5a2ad3,1,118,0.01,4,18,94
-68.0468166,44.33880603,5339,-17,10,11,2014-06-23 00:56:20.46-04,21.28,13.5,-1.49802,-2.55546,-1.93181,Clear,5,0,0,,2275,3531,a3465ddfeb5a2ad3,1,119,0.01,4,18,94
-68.046786600000004,44.338804189999998,5340,-20,10,12,2014-06-23 00:56:22.486-04,21.28,13.5,-1.53852,0.586169,1.40149,Clear,5,0,0,,2275,3532,a3465ddfeb5a2ad3,1,120,0.01,4,18,94
-68.046767759999994,44.338809159999997,5341,-21,10,12,2014-06-23 00:56:24.483-04,21.29,13.5,-1.53886,2.08144,2.83242,Clear,5,0,0,,2275,3533,a3465ddfeb5a2ad3,1,121,0.01,4,18,94
-68.046750930000002,44.338815189999998,5342,-20,9,12,2014-06-23 00:56:26.441-04,21.29,13.5,-1.49823,1.89649,2.75514,Clear,5,0,0,,2275,3534,a3465ddfeb5a2ad3,1,122,0.01,4,18,94
-68.046734619999995,44.338820249999998,5343,-20,9,12,2014-06-23 00:56:28.464-04,21.35,13.5,-1.39494,2.58358,-2.78721,Clear,5,0,0,,2275,3535,a3465ddfeb5a2ad3,1,123,0.01,4,18,94
-68.046714550000004,44.33882509,5344,-22,10,11,2014-06-23 00:56:30.473-04,21.27,13.5,-1.54149,1.18501,2.48076,Clear,5,0,0,,2275,3536,a3465ddfeb5a2ad3,1,124,0.01,4,18,94
-68.04670197,44.338835879999998,5345,-23,9,12,2014-06-23 00:56:32.493-04,21.27,13.5,-1.44761,1.62989,2.97401,Clear,5,0,0,,2275,3537,a3465ddfeb5a2ad3,1,125,0.01,4,18,94
-68.046684369999994,44.3388427,5346,-23,9,11,2014-06-23 00:56:34.46-04,21.3,13.5,-1.5216,2.67564,-2.08486,Clear,5,0,0,,2275,3538,a3465ddfeb5a2ad3,1,126,0.01,4,18,94
-68.046662240000003,44.338841639999998,5347,-23,9,12,2014-06-23 00:56:36.438-04,21.3,13.5,-1.53719,-0.64549,0.973419,Clear,5,0,0,,2275,3539,a3465ddfeb5a2ad3,1,127,0.01,4,18,94
-68.046646749999994,44.338847389999998,5348,-24,10,12,2014-06-23 00:56:38.434-04,21.37,13.5,-1.41717,-3.09776,-1.9337,Clear,5,0,0,,2275,3540,a3465ddfeb5a2ad3,1,128,0.01,4,18,94
-68.046632540000004,44.33885609,5349,-24,10,11,2014-06-23 00:56:40.446-04,21.37,13.5,-1.4158,-3.11951,-1.85597,Clear,5,0,0,,2275,3541,a3465ddfeb5a2ad3,1,129,0.01,4,18,94
-68.046615459999998,44.33886356,5350,-23,10,10,2014-06-23 00:56:42.443-04,21.3,13.5,-1.37004,2.85928,-2.2838,Clear,5,0,0,,2275,3542,a3465ddfeb5a2ad3,1,130,0.01,4,18,94
-68.04660004,44.33886485,5351,-23,10,10,2014-06-23 00:56:44.446-04,21.3,13.5,-1.38884,-2.84087,-1.8353,Clear,5,0,0,,2275,3543,a3465ddfeb5a2ad3,1,131,0.01,4,18,94
-68.046586090000005,44.338865920000003,5352,-25,9,11,2014-06-23 00:56:46.48-04,21.35,13.5,-1.34142,-2.99638,-1.99262,Clear,5,0,0,,2275,3544,a3465ddfeb5a2ad3,1,132,0.01,4,18,94
-68.046568190000002,44.338867559999997,5353,-23,10,11,2014-06-23 00:56:48.45-04,21.35,13.5,-1.42086,2.63184,-2.55089,Clear,5,0,0,,2275,3545,a3465ddfeb5a2ad3,1,133,0.01,4,18,94
-68.046550640000007,44.338875139999999,5354,-24,9,12,2014-06-23 00:56:50.442-04,21.35,13.5,-1.37944,-2.58343,-1.64941,Clear,5,0,0,,2275,3546,a3465ddfeb5a2ad3,1,134,0.01,4,18,94
-68.046531529999996,44.338880179999997,5355,-25,10,12,2014-06-23 00:56:52.463-04,21.35,13.5,-1.42192,2.6833,-2.27104,Clear,5,0,0,,2275,3547,a3465ddfeb5a2ad3,1,135,0.01,4,18,94
-68.046513919999995,44.338887,5356,-25,9,10,2014-06-23 00:56:54.439-04,21.37,13.5,-1.49787,1.50343,-2.70644,Clear,5,0,0,,2275,3548,a3465ddfeb5a2ad3,1,136,0.01,4,18,94
-68.0464963,44.338897350000003,5357,-24,9,11,2014-06-23 00:56:56.451-04,21.37,13.5,-1.48051,-3.11283,-0.980475,Clear,5,0,0,,2275,3549,a3465ddfeb5a2ad3,1,137,0.01,4,18,94
-68.046474689999997,44.338908029999999,5358,-24,9,10,2014-06-23 00:56:58.468-04,21.33,13.5,-1.36809,1.90494,-2.36631,Clear,5,0,0,,2275,3550,a3465ddfeb5a2ad3,1,138,0.01,4,18,94
-68.04645499,44.33892101,5359,-23,10,10,2014-06-23 00:57:00.514-04,21.36,13.5,-1.54988,1.99253,-2.03629,Clear,5,0,0,,2275,3551,a3465ddfeb5a2ad3,1,139,0.01,4,18,94
-68.046437499999996,44.338938069999998,5360,-24,10,12,2014-06-23 00:57:02.477-04,21.36,13.5,-1.49773,2.10576,-2.1246,Clear,5,0,0,,2275,3552,a3465ddfeb5a2ad3,1,140,0.01,4,18,94
-68.046421409999994,44.338948479999999,5361,-25,10,12,2014-06-23 00:57:04.429-04,21.3,13.5,-1.4382,2.00916,-2.30487,Clear,5,0,0,,2275,3553,a3465ddfeb5a2ad3,1,141,0.01,4,18,94
-68.046400559999995,44.338957030000003,5362,-24,10,12,2014-06-23 00:57:06.437-04,21.3,13.5,-1.42028,2.47828,-1.60914,Clear,5,0,0,,2275,3554,a3465ddfeb5a2ad3,1,142,0.01,4,18,94
-68.046374499999999,44.33897092,5363,-21,9,12,2014-06-23 00:57:08.434-04,21.38,13.5,-1.40086,2.85286,-1.33704,Clear,5,0,0,,2275,3555,a3465ddfeb5a2ad3,1,143,0.01,4,18,94
-68.046345110000004,44.338983419999998,5364,-18,9,12,2014-06-23 00:57:10.465-04,21.38,13.5,-1.4902,-2.94474,-0.856337,Clear,5,0,0,,2275,3556,a3465ddfeb5a2ad3,1,144,0.01,4,18,94
-68.046316289999993,44.338994110000002,5365,-18,9,12,2014-06-23 00:57:12.467-04,21.35,13.5,-1.44493,2.68439,-1.65005,Clear,5,0,0,,2275,3557,a3465ddfeb5a2ad3,1,145,0.01,4,18,94
-68.046287469999996,44.339003589999997,5366,-17,9,12,2014-06-23 00:57:14.458-04,21.35,13.5,-1.37072,-2.88602,-0.934224,Clear,5,0,0,,2275,3558,a3465ddfeb5a2ad3,1,146,0.01,4,18,94
-68.046261279999996,44.339012840000002,5367,-17,9,12,2014-06-23 00:57:16.449-04,21.35,13.5,-1.24844,0.974966,-2.97169,Clear,5,0,0,,2275,3559,a3465ddfeb5a2ad3,1,147,0.01,4,18,94
-68.046243149999995,44.33902527,5368,-16,9,12,2014-06-23 00:57:18.438-04,21.37,13.5,-1.54981,-1.61779,1.40358,Clear,5,0,0,,2275,3560,a3465ddfeb5a2ad3,1,148,0.01,4,18,94
-68.04622304,44.33903222,5369,-17,9,12,2014-06-23 00:57:20.451-04,21.23,13.5,-1.49499,0.791346,-2.53196,Clear,5,0,0,,2275,3561,a3465ddfeb5a2ad3,1,149,0.01,4,18,94
-68.046200650000003,44.33903885,5370,-16,9,12,2014-06-23 00:57:22.453-04,21.23,13.5,-1.42044,-2.32973,0.986996,Clear,5,0,0,,2275,3562,a3465ddfeb5a2ad3,1,150,0.01,4,18,94
-68.0461794,44.339046889999999,5371,-17,9,12,2014-06-23 00:57:24.443-04,21.32,13.5,-1.52671,3.10092,0.0732219,Clear,5,0,0,,2275,3563,a3465ddfeb5a2ad3,1,151,0.01,4,18,94
-68.046157469999997,44.33905396,5372,-16,9,12,2014-06-23 00:57:26.486-04,21.32,13.5,-1.4554,-0.96032,2.77404,Clear,5,0,0,,2275,3564,a3465ddfeb5a2ad3,1,152,0.01,4,18,94
-68.046135109999994,44.339060770000003,5373,-17,9,12,2014-06-23 00:57:28.519-04,21.32,13.5,-1.52776,-1.42119,2.87301,Clear,5,0,0,,2275,3565,a3465ddfeb5a2ad3,1,153,0.01,4,18,94
-68.046116330000004,44.339066520000003,5374,-17,9,11,2014-06-23 00:57:30.448-04,21.32,13.5,-1.45873,3.02487,1.3803,Clear,5,0,0,,2275,3566,a3465ddfeb5a2ad3,1,154,0.01,4,18,94
-68.046098869999994,44.339071629999999,5375,-18,9,11,2014-06-23 00:57:32.434-04,21.32,13.5,-1.48351,2.80446,1.31293,Clear,5,0,0,,2275,3567,a3465ddfeb5a2ad3,1,155,0.01,4,18,94
-68.04608057,44.339074439999997,5376,-18,9,11,2014-06-23 00:57:34.439-04,21.32,13.5,-1.53644,-1.57666,3.01276,Clear,5,0,0,,2275,3568,a3465ddfeb5a2ad3,1,156,0.01,4,18,94
-68.046065729999995,44.33907877,5377,-19,9,11,2014-06-23 00:57:36.441-04,21.35,13.5,-1.49985,-2.78342,2.22944,Clear,5,0,0,,2275,3569,a3465ddfeb5a2ad3,1,157,0.01,4,18,94
-68.046053319999999,44.33908581,5378,-18,9,8,2014-06-23 00:57:38.463-04,21.35,13.5,-1.5199,0.178175,-1.33188,Clear,5,0,0,,2275,3570,a3465ddfeb5a2ad3,1,158,0.01,4,18,94
-68.046035279999998,44.339090310000003,5379,-18,9,8,2014-06-23 00:57:40.48-04,21.35,13.5,-1.51895,1.74573,0.563981,Clear,5,0,0,,2275,3571,a3465ddfeb5a2ad3,1,159,0.01,4,18,94
-68.046012770000004,44.339095649999997,5380,-17,9,11,2014-06-23 00:57:42.485-04,21.38,13.5,-1.5428,1.77701,0.302573,Clear,5,0,0,,2275,3572,a3465ddfeb5a2ad3,1,160,0.01,4,18,94
-68.045993170000003,44.339099580000003,5381,-16,9,8,2014-06-23 00:57:44.448-04,21.38,13.5,-1.48573,-1.99904,2.9006,Clear,5,0,0,,2275,3573,a3465ddfeb5a2ad3,1,161,0.01,4,18,94
-68.045971589999994,44.339103209999998,5382,-17,9,7,2014-06-23 00:57:46.501-04,21.37,13.5,-1.51015,1.68802,0.776836,Clear,5,0,0,,2275,3574,a3465ddfeb5a2ad3,1,162,0.01,4,18,94
-68.045953389999994,44.339108099999997,5383,-17,9,7,2014-06-23 00:57:48.439-04,21.37,13.5,-1.54873,-2.36847,2.86437,Clear,5,0,0,,2275,3575,a3465ddfeb5a2ad3,1,163,0.01,4,18,94
-68.045936260000005,44.339115919999998,5384,-16,9,7,2014-06-23 00:57:50.445-04,21.38,13.5,-1.50066,-2.45983,3.04364,Clear,5,0,0,,2275,3576,a3465ddfeb5a2ad3,1,164,0.01,4,18,94
-68.04592049,44.339123059999999,5385,-15,9,8,2014-06-23 00:57:52.443-04,21.38,13.5,-1.45199,-2.49752,-3.13331,Clear,5,0,0,,2275,3577,a3465ddfeb5a2ad3,1,165,0.01,4,18,94
-68.045903449999997,44.339131180000003,5386,-14,9,8,2014-06-23 00:57:54.528-04,21.41,13.5,-1.43994,-3.01092,2.762,Clear,5,0,0,,2275,3578,a3465ddfeb5a2ad3,1,166,0.01,4,18,94
-68.045884729999997,44.339146049999997,5387,-14,9,10,2014-06-23 00:57:56.551-04,21.41,13.5,-1.48392,-0.937922,-1.68831,Clear,5,0,0,,2275,3579,a3465ddfeb5a2ad3,1,167,0.01,4,18,94
-68.045866009999997,44.339164459999999,5388,-14,9,11,2014-06-23 00:57:58.448-04,21.38,13.5,-1.34525,-1.20072,-2.01286,Clear,5,0,0,,2275,3580,a3465ddfeb5a2ad3,1,168,0.01,4,18,94
-68.045843950000005,44.339178400000002,5389,-15,9,12,2014-06-23 00:58:00.473-04,21.38,13.5,-1.52466,-3.06926,-3.1206,Clear,5,0,0,,2275,3581,a3465ddfeb5a2ad3,1,169,0.01,4,18,94
-68.045823049999996,44.33919229,5390,-14,9,12,2014-06-23 00:58:02.428-04,21.35,13.5,-1.48207,-1.83566,-1.91924,Clear,5,0,0,,2275,3582,a3465ddfeb5a2ad3,1,170,0.01,4,18,94
-68.045803629999995,44.339205030000002,5391,-14,9,12,2014-06-23 00:58:04.439-04,21.35,13.5,-1.53147,-2.69189,-2.27351,Clear,5,0,0,,2275,3583,a3465ddfeb5a2ad3,1,171,0.01,4,18,94
-68.045783589999999,44.33921884,5392,-15,9,12,2014-06-23 00:58:06.45-04,21.35,13.5,-1.48191,-3.0892,-2.13292,Clear,5,0,0,,2275,3584,a3465ddfeb5a2ad3,1,172,0.01,4,18,94
-68.0457648,44.339230499999999,5393,-16,9,12,2014-06-23 00:58:08.436-04,21.31,13.5,-1.44985,2.88876,-2.46682,Clear,5,0,0,,2275,3585,a3465ddfeb5a2ad3,1,173,0.01,4,18,94
-68.045745710000006,44.33923978,5394,-17,9,12,2014-06-23 00:58:10.442-04,21.31,13.5,-1.42496,2.71834,-2.92174,Clear,5,0,0,,2275,3586,a3465ddfeb5a2ad3,1,174,0.01,4,18,94
-68.045725430000005,44.339250290000003,5395,-17,9,12,2014-06-23 00:58:12.443-04,21.31,13.5,-1.43612,-0.62073,-0.193685,Clear,5,0,0,,2275,3587,a3465ddfeb5a2ad3,1,175,0.01,4,18,94
-68.045705159999997,44.339261489999998,5396,-16,9,12,2014-06-23 00:58:14.451-04,21.32,13.5,-1.47931,2.89592,-2.9541,Clear,5,0,0,,2275,3588,a3465ddfeb5a2ad3,1,176,0.01,4,18,94
-68.045685899999995,44.33927551,5397,-16,9,12,2014-06-23 00:58:16.436-04,21.33,13.5,-1.53276,2.58217,3.08679,Clear,5,0,0,,2275,3589,a3465ddfeb5a2ad3,1,177,0.01,4,18,94
-68.045694370000007,44.339283010000003,5398,-16,10,11,2014-06-23 00:58:22.464-04,21.29,13.5,-1.48754,-2.91482,-1.64472,Clear,5,0,0,,2275,3590,a3465ddfeb5a2ad3,1,178,0.01,4,18,94
-68.045686489999994,44.339292329999999,5399,-15,9,12,2014-06-23 00:58:38.475-04,21.36,13.5,-1.44623,-0.322027,1.09313,Clear,5,0,0,,2275,3591,a3465ddfeb5a2ad3,1,179,0.01,4,18,94
-68.045673919999999,44.339297520000002,5400,-14,10,13,2014-06-23 00:58:40.453-04,21.36,13.5,-1.43906,-2.95193,-1.98125,Clear,5,0,0,,2275,3592,a3465ddfeb5a2ad3,1,180,0.01,4,18,94
-68.045659599999993,44.33930291,5401,-13,9,13,2014-06-23 00:58:42.453-04,21.32,13.5,-1.44271,2.56301,-2.62877,Clear,5,0,0,,2275,3593,a3465ddfeb5a2ad3,1,181,0.01,4,18,94
-68.045638409999995,44.33931854,5402,-16,10,12,2014-06-23 00:58:46.429-04,21.37,13.5,-1.44141,-2.60636,-1.86671,Clear,5,0,0,,2275,3594,a3465ddfeb5a2ad3,1,182,0.01,4,18,94
-68.045619340000002,44.33932772,5403,-17,4,12,2014-06-23 00:58:48.451-04,21.37,13.5,-1.50768,-2.78359,-1.8912,Clear,5,0,0,,2275,3595,a3465ddfeb5a2ad3,1,183,0.01,4,18,94
-68.045599089999996,44.339338079999997,5404,-17,4,12,2014-06-23 00:58:50.472-04,21.37,13.5,-1.51167,2.89053,-2.37033,Clear,5,0,0,,2275,3596,a3465ddfeb5a2ad3,1,184,0.01,4,18,94
-68.045575189999994,44.33935142,5405,-15,3,12,2014-06-23 00:58:52.453-04,21.37,13.5,-1.45916,3.06528,-2.24774,Clear,5,0,0,,2275,3597,a3465ddfeb5a2ad3,1,185,0.01,4,18,94
-68.045548210000007,44.339366239999997,5406,-13,4,12,2014-06-23 00:58:54.488-04,21.3,13.5,-1.48844,2.59548,-2.60042,Clear,5,0,0,,2275,3598,a3465ddfeb5a2ad3,1,186,0.01,4,18,94
-68.045519369999994,44.339381719999999,5407,-12,4,12,2014-06-23 00:58:56.454-04,21.3,13.5,-1.45222,2.07028,3.13521,Clear,5,0,0,,2275,3599,a3465ddfeb5a2ad3,1,187,0.01,4,18,94
-68.045490580000006,44.33939832,5408,-10,5,12,2014-06-23 00:58:58.426-04,21.36,13.5,-1.43673,-2.909,-1.64928,Clear,5,0,0,,2275,3600,a3465ddfeb5a2ad3,1,188,0.01,4,18,94
-68.045467459999998,44.339412369999998,5409,-10,4,12,2014-06-23 00:59:00.482-04,21.36,13.5,-1.4224,-2.72297,-1.96688,Clear,5,0,0,,2275,3601,a3465ddfeb5a2ad3,1,189,0.01,4,18,94
-68.045448980000003,44.339426250000002,5410,-10,4,12,2014-06-23 00:59:02.445-04,21.34,13.5,-1.48675,2.30885,-2.46636,Clear,5,0,0,,2275,3602,a3465ddfeb5a2ad3,1,190,0.01,4,18,94
-68.045424789999998,44.339437189999998,5411,-10,4,12,2014-06-23 00:59:04.464-04,21.34,13.5,-1.46791,-2.84814,-1.29344,Clear,5,0,0,,2275,3603,a3465ddfeb5a2ad3,1,191,0.01,4,18,94
-68.045399840000002,44.339445499999997,5412,-11,4,13,2014-06-23 00:59:06.461-04,21.33,13.5,-1.38526,-2.85753,-1.18371,Clear,5,0,0,,2275,3604,a3465ddfeb5a2ad3,1,192,0.01,4,18,94
-68.045380249999994,44.3394562,5413,-11,3,13,2014-06-23 00:59:08.463-04,21.33,13.5,-1.41187,-2.17364,-0.339109,Clear,5,0,0,,2275,3605,a3465ddfeb5a2ad3,1,193,0.01,4,18,94
-68.045359719999993,44.339465160000003,5414,-10,3,13,2014-06-23 00:59:10.447-04,21.39,13.5,-1.42283,1.53412,-2.82133,Clear,5,0,0,,2275,3606,a3465ddfeb5a2ad3,1,194,0.01,4,18,94
-68.045339310000003,44.339474189999997,5415,-11,3,12,2014-06-23 00:59:12.489-04,21.33,13.5,-1.52342,1.78967,-2.28841,Clear,5,0,0,,2275,3607,a3465ddfeb5a2ad3,1,195,0.01,4,18,94
-68.045323879999998,44.33949003,5416,-10,4,12,2014-06-23 00:59:14.442-04,21.33,13.5,-1.53073,-2.00138,-0.164035,Clear,5,0,0,,2275,3608,a3465ddfeb5a2ad3,1,196,0.01,4,18,94
-68.04530905,44.339504920000003,5417,-11,4,12,2014-06-23 00:59:16.467-04,21.18,13.5,-1.54421,-1.17388,1.0023,Clear,5,0,0,,2275,3609,a3465ddfeb5a2ad3,1,197,0.01,4,18,94
-68.045292439999997,44.33951966,5418,-11,4,12,2014-06-23 00:59:18.454-04,21.18,13.5,-1.42528,0.723519,2.86731,Clear,5,0,0,,2275,3610,a3465ddfeb5a2ad3,1,198,0.01,4,18,94
-68.045281020000004,44.339535939999998,5419,-11,5,11,2014-06-23 00:59:20.445-04,21.26,13.5,-1.48977,1.28069,-3.05499,Clear,5,0,0,,2275,3611,a3465ddfeb5a2ad3,1,199,0.01,4,18,94
-68.04527711,44.339550950000003,5420,-12,4,9,2014-06-23 00:59:22.452-04,21.2,13.5,-1.42334,0.224567,2.80777,Clear,5,0,0,,2275,3612,a3465ddfeb5a2ad3,1,200,0.01,4,18,94
-68.04525418,44.33954808,5421,-12,5,8,2014-06-23 00:59:24.447-04,21.2,13.5,-1.5608,0.369339,3.03777,Clear,5,0,0,,2275,3613,a3465ddfeb5a2ad3,1,201,0.01,4,18,94
-68.045239499999994,44.339552650000002,5422,-12,4,12,2014-06-23 00:59:28.452-04,21.22,13.5,-1.43487,-0.0824309,2.3852,Clear,5,0,0,,2275,3614,a3465ddfeb5a2ad3,1,202,0.01,4,18,94
-68.045234120000003,44.339565620000002,5423,-13,4,12,2014-06-23 00:59:30.472-04,21.28,13.5,-1.40248,0.909145,3.00559,Clear,5,0,0,,2275,3615,a3465ddfeb5a2ad3,1,203,0.01,4,18,94
-68.045229910000003,44.33958208,5424,-11,3,12,2014-06-23 00:59:32.472-04,21.19,13.5,-1.3391,0.42803,2.65597,Clear,5,0,0,,2275,3616,a3465ddfeb5a2ad3,1,204,0.01,4,18,94
-68.045219919999994,44.339594900000002,5425,-12,4,12,2014-06-23 00:59:34.462-04,21.19,13.5,-1.39504,-0.275972,2.57454,Clear,5,0,0,,2275,3617,a3465ddfeb5a2ad3,1,205,0.01,4,18,94
-68.045208310000007,44.339607180000002,5426,-13,4,12,2014-06-23 00:59:36.445-04,21.24,13.5,-1.36015,-0.1903,2.57317,Clear,5,0,0,,2275,3618,a3465ddfeb5a2ad3,1,206,0.01,4,18,94
-68.04519338,44.33961935,5427,-13,4,12,2014-06-23 00:59:38.459-04,21.24,13.5,-1.56416,2.04777,-1.84375,Clear,5,0,0,,2275,3619,a3465ddfeb5a2ad3,1,207,0.01,4,18,94
-68.045173590000005,44.339634889999999,5428,-13,4,12,2014-06-23 00:59:40.436-04,21.15,13.5,-1.38856,0.307207,2.83072,Clear,5,0,0,,2275,3620,a3465ddfeb5a2ad3,1,208,0.01,4,18,94
-68.045153529999993,44.3396525,5429,-14,4,12,2014-06-23 00:59:42.459-04,21.25,13.5,-1.3744,0.594903,-2.89076,Clear,5,0,0,,2275,3621,a3465ddfeb5a2ad3,1,209,0.01,4,18,94
-68.045135049999999,44.339667599999999,5430,-12,3,12,2014-06-23 00:59:44.48-04,21.25,13.5,-1.44296,-0.917529,2.38856,Clear,5,0,0,,2275,3622,a3465ddfeb5a2ad3,1,210,0.01,4,18,94
-68.045116770000007,44.339675509999999,5431,-11,4,12,2014-06-23 00:59:46.45-04,21.17,13.5,-1.42301,-0.582733,1.86372,Clear,5,0,0,,2275,3623,a3465ddfeb5a2ad3,1,211,0.01,4,18,94
-68.045098539999998,44.33968532,5432,-11,3,12,2014-06-23 00:59:48.447-04,21.17,13.5,-1.4124,-0.331565,1.85531,Clear,5,0,0,,2275,3624,a3465ddfeb5a2ad3,1,212,0.01,4,18,94
-68.045083140000003,44.339698839999997,5433,-12,3,12,2014-06-23 00:59:50.467-04,21.21,13.5,-1.48707,0.917852,2.304,Clear,5,0,0,,2275,3625,a3465ddfeb5a2ad3,1,213,0.01,4,18,94
-68.045069690000005,44.339713629999999,5434,-13,9,12,2014-06-23 00:59:52.479-04,21.24,13.5,-1.51818,1.5631,2.74258,Clear,5,0,0,,2275,3626,a3465ddfeb5a2ad3,1,214,0.01,4,18,94
-68.045050579999995,44.339724199999999,5435,-11,9,12,2014-06-23 00:59:54.487-04,21.24,13.5,-1.49682,0.452375,1.72981,Clear,5,0,0,,2275,3627,a3465ddfeb5a2ad3,1,215,0.01,4,18,94
-68.045030639999993,44.339729259999999,5436,-9,9,12,2014-06-23 00:59:56.436-04,21.25,13.5,-1.45203,1.10442,2.42754,Clear,5,0,0,,2275,3628,a3465ddfeb5a2ad3,1,216,0.01,4,18,94
-68.045036210000006,44.339702180000003,5437,-10,9,12,2014-06-23 01:01:24.45-04,21.43,13.5,-1.4854,0.710717,1.35386,Clear,5,0,0,,2275,3629,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.045035139999996,44.339716889999998,5438,-12,9,12,2014-06-23 01:01:26.426-04,21.4,13.5,-1.47555,-0.599388,-0.164209,Clear,5,0,0,,2275,3630,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.045035760000005,44.339734749999998,5439,-12,9,12,2014-06-23 01:01:28.439-04,21.4,13.5,-1.54058,-2.51883,-1.96049,Clear,5,0,0,,2275,3631,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.04503296,44.3397553,5440,-12,9,12,2014-06-23 01:01:30.464-04,21.37,13.5,-1.49018,1.1548,2.13817,Clear,5,0,0,,2275,3632,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.045032469999995,44.33977651,5441,-12,9,12,2014-06-23 01:01:32.429-04,21.37,13.5,-1.52965,2.02679,3.0176,Clear,5,0,0,,2275,3633,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.04503244,44.339800439999998,5442,-12,9,12,2014-06-23 01:01:34.434-04,21.3,13.5,-1.49701,-0.873327,-0.0229109,Clear,5,0,0,,2275,3634,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94

-68.045027360000006,44.339821450000002,5443,-12,9,12,2014-06-23 01:01:36.513-04,21.3,13.5,-1.50766,-2.9362,-2.19775,Clear,5,0,0,,2275,3635,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.045021539999993,44.33984426,5444,-13,9,12,2014-06-23 01:01:38.435-04,21.3,13.5,-1.45762,1.09951,2.46407,Clear,5,0,0,,2275,3636,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.04501614,44.33986599,5445,-14,9,12,2014-06-23 01:01:40.452-04,21.33,13.5,-1.4528,-1.21531,-0.262858,Clear,5,0,0,,2275,3637,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.045007729999995,44.33988548,5446,-13,9,12,2014-06-23 01:01:42.46-04,21.33,13.5,-1.42219,-0.812417,0.879449,Clear,5,0,0,,2275,3638,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.04499817,44.339905440000003,5447,-14,9,12,2014-06-23 01:01:44.477-04,21.25,13.5,-1.43921,-0.129121,1.20073,Clear,5,0,0,,2275,3639,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.04499242,44.339928469999997,5448,-13,9,12,2014-06-23 01:01:46.483-04,21.25,13.5,-1.44722,-1.64925,-0.756055,Clear,5,0,0,,2275,3640,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.044978290000003,44.339946869999999,5449,-13,9,12,2014-06-23 01:01:48.468-04,21.23,13.5,-1.55227,0.709284,1.73522,Clear,5,0,0,,2275,3641,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.04496263,44.33996217,5450,-14,9,12,2014-06-23 01:01:50.487-04,21.24,13.5,-1.53347,-2.21525,-1.99405,Clear,5,0,0,,2275,3642,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.01,4,18,94
-68.044945409999997,44.339974529999999,5451,-14,9,12,2014-06-23 01:01:52.442-04,21.24,13.5,-1.15247,0.283209,-0.555741,Clear,5,0,0,,2275,3643,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.01,4,18,94
-68.044918800000005,44.339984360000003,5452,-14,9,12,2014-06-23 01:01:54.447-04,21.45,13.5,-1.45286,-0.755359,-1.37936,Clear,5,0,0,,2275,3644,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.01,4,18,94
-68.044904919999993,44.339997109999999,5453,-14,9,12,2014-06-23 01:01:56.43-04,21.45,13.5,-1.50341,0.160505,-0.309834,Clear,5,0,0,,2275,3645,a3465ddfeb5a2ad3,1,16,0.01,4,18,94
-68.044891789999994,44.340010069999998,5454,-14,9,12,2014-06-23 01:01:58.43-04,21.45,13.5,-1.43584,0.747749,0.402725,Clear,5,0,0,,2275,3646,a3465ddfeb5a2ad3,1,17,0.01,4,18,94
-68.044879969999997,44.340026039999998,5455,-13,9,12,2014-06-23 01:02:00.451-04,21.49,13.5,-1.50678,-0.272148,-0.515274,Clear,5,0,0,,2275,3647,a3465ddfeb5a2ad3,1,18,0.01,4,18,94
-68.044869430000006,44.340050480000002,5456,-13,9,12,2014-06-23 01:02:02.435-04,21.49,13.5,-1.45838,-0.458456,-0.607461,Clear,5,0,0,,2275,3648,a3465ddfeb5a2ad3,1,19,0.01,4,18,94
-68.044863539999994,44.340074520000002,5457,-14,10,12,2014-06-23 01:02:04.452-04,21.42,13.5,-1.5599,0.628285,0.72563,Clear,5,0,0,,2275,3649,a3465ddfeb5a2ad3,1,20,0.01,4,18,94
-68.044187219999998,44.341730259999999,5458,-9,9,11,2014-06-23 01:03:28.474-04,21.37,13.5,-1.53902,-3.05549,1.19103,Clear,5,0,0,,2275,3650,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.044192820000006,44.341714690000003,5459,-8,9,11,2014-06-23 01:03:30.441-04,21.37,13.5,-1.52503,-0.223803,-2.39457,Clear,5,0,0,,2275,3651,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.044198089999995,44.341699310000003,5460,-8,9,11,2014-06-23 01:03:32.456-04,21.38,13.5,-1.50834,-0.417274,-2.74558,Clear,5,0,0,,2275,3652,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.04420589,44.341684190000002,5461,-8,10,11,2014-06-23 01:03:34.44-04,21.38,13.5,-1.55982,-3.07904,0.93932,Clear,5,0,0,,2275,3653,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.044210079999999,44.341667379999997,5462,-9,10,11,2014-06-23 01:03:36.465-04,21.36,13.5,-1.42794,3.12201,1.15621,Clear,5,0,0,,2275,3654,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.044215070000007,44.34164775,5463,-10,10,11,2014-06-23 01:03:38.486-04,21.36,13.5,-1.52844,2.5036,0.252998,Clear,5,0,0,,2275,3655,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94
-68.044225949999998,44.34163126,5464,-10,11,11,2014-06-23 01:03:40.494-04,21.37,13.5,-1.50427,-3.10459,1.14659,Clear,5,0,0,,2275,3656,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.044247240000004,44.341618369999999,5465,-10,10,11,2014-06-23 01:03:42.436-04,21.37,13.5,-1.44936,-3.12541,1.25669,Clear,5,0,0,,2275,3657,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.044270539999999,44.34160636,5466,-9,10,11,2014-06-23 01:03:44.464-04,21.41,13.5,-1.44628,-3.01666,1.27755,Clear,5,0,0,,2275,3658,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.044291319999999,44.34159117,5467,-9,10,11,2014-06-23 01:03:46.458-04,21.31,13.5,-1.46643,-2.14358,2.0206,Clear,5,0,0,,2275,3659,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.044305679999994,44.34157374,5468,-10,11,11,2014-06-23 01:03:48.475-04,21.31,13.5,-1.49988,2.46314,-0.40333,Clear,5,0,0,,2275,3660,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.044315929999996,44.341555659999997,5469,-10,11,11,2014-06-23 01:03:50.459-04,21.35,13.5,-1.50051,-2.96801,0.591154,Clear,5,0,0,,2275,3661,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.044333499999993,44.34153886,5470,-9,10,11,2014-06-23 01:03:52.455-04,21.35,13.5,-1.29851,1.99189,-2.41557,Clear,5,0,0,,2275,3662,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.044320220000003,44.341561050000003,5471,-11,10,11,2014-06-23 01:03:58.428-04,21.34,13.5,-1.45894,-2.73558,-2.0631,Clear,5,0,0,,2275,3663,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.01,4,18,94
-68.044316859999995,44.341587580000002,5472,-11,9,11,2014-06-23 01:04:00.437-04,21.34,13.5,-1.49879,-2.50093,-1.90892,Clear,5,0,0,,2275,3664,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.01,4,18,94
-68.044305609999995,44.341609900000002,5473,-11,10,11,2014-06-23 01:04:02.436-04,21.33,13.5,-1.52285,2.47464,3.09886,Clear,5,0,0,,2275,3665,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.01,4,18,94
-68.044295660000003,44.341631069999998,5474,-12,9,11,2014-06-23 01:04:04.451-04,21.33,13.5,-1.52975,2.73862,-2.86285,Clear,5,0,0,,2275,3666,a3465ddfeb5a2ad3,1,16,0.01,4,18,94
-68.04429211,44.34165403,5475,-12,9,11,2014-06-23 01:04:06.453-04,21.38,13.5,-1.51557,1.8819,2.66398,Clear,5,0,0,,2275,3667,a3465ddfeb5a2ad3,1,17,0.01,4,18,94
-68.044286900000003,44.34167877,5476,-11,9,11,2014-06-23 01:04:08.433-04,21.38,13.5,-1.53855,0.276209,0.956587,Clear,5,0,0,,2275,3668,a3465ddfeb5a2ad3,1,18,0.01,4,18,94
-68.044278270000007,44.341700899999999,5477,-12,9,11,2014-06-23 01:04:10.491-04,21.31,13.5,-1.49138,2.96074,-2.69386,Clear,5,0,0,,2275,3669,a3465ddfeb5a2ad3,1,19,0.01,4,18,94
-68.044269499999999,44.34172153,5478,-12,9,11,2014-06-23 01:04:12.448-04,21.31,13.5,-1.47139,-3.02607,-2.36663,Clear,5,0,0,,2275,3670,a3465ddfeb5a2ad3,1,20,0.01,4,18,94
-68.04425295,44.34173759,5479,-11,9,11,2014-06-23 01:04:14.438-04,21.31,13.5,-1.43196,-2.93925,-2.62737,Clear,5,0,0,,2275,3671,a3465ddfeb5a2ad3,1,21,0.01,4,18,94
-68.044242980000007,44.341756410000002,5480,-12,9,11,2014-06-23 01:04:16.421-04,21.29,13.5,-1.42173,-2.62417,-2.27711,Clear,5,0,0,,2275,3672,a3465ddfeb5a2ad3,1,22,0.01,4,18,94
-68.044228059999995,44.34177347,5481,-12,9,11,2014-06-23 01:04:18.426-04,21.29,13.5,-1.52174,-0.785528,-0.0421869,Clear,5,0,0,,2275,3673,a3465ddfeb5a2ad3,1,23,0.01,4,18,94
-68.044223770000002,44.341790789999997,5482,-11,9,11,2014-06-23 01:04:20.425-04,21.31,13.5,-1.51437,2.06046,2.56848,Clear,5,0,0,,2275,3674,a3465ddfeb5a2ad3,1,24,0.01,4,18,94
-68.044228039999993,44.34180517,5483,-10,9,11,2014-06-23 01:04:22.463-04,21.1,13.5,-1.54118,-2.65321,-2.17597,Clear,5,0,0,,2275,3675,a3465ddfeb5a2ad3,1,25,0.01,4,18,94
-68.044232640000004,44.34182252,5484,-10,10,11,2014-06-23 01:04:24.442-04,21.1,13.5,-1.46993,-3.0737,-2.63476,Clear,5,0,0,,2275,3676,a3465ddfeb5a2ad3,1,26,0.01,4,18,94
-68.044230639999995,44.341840400000002,5485,-8,9,11,2014-06-23 01:04:26.447-04,21.1,13.5,-1.52557,2.9915,-2.65486,Clear,5,0,0,,2275,3677,a3465ddfeb5a2ad3,1,27,0.01,4,18,94
-68.044225499999996,44.341858690000002,5486,-8,9,11,2014-06-23 01:04:28.46-04,21.45,13.5,-1.47445,1.86583,2.47162,Clear,5,0,0,,2275,3678,a3465ddfeb5a2ad3,1,28,0.01,4,18,94
-68.04422486,44.341877109999999,5487,-9,9,11,2014-06-23 01:04:30.422-04,21.45,13.5,-1.52259,0.817143,1.36521,Clear,5,0,0,,2275,3679,a3465ddfeb5a2ad3,1,29,0.01,4,18,94
-68.04422581,44.341895999999998,5488,-8,9,11,2014-06-23 01:04:32.452-04,21.42,13.5,-1.44066,2.80105,-3.08363,Clear,5,0,0,,2275,3680,a3465ddfeb5a2ad3,1,30,0.01,4,18,94
-68.044225539999999,44.341913929999997,5489,-8,9,11,2014-06-23 01:04:34.445-04,21.29,13.8,-1.46844,-3.10604,-2.77933,Clear,5,0,0,,2275,3681,a3465ddfeb5a2ad3,1,31,0.01,4,18,94
-68.044225539999999,44.34193296,5490,-8,9,11,2014-06-23 01:04:36.457-04,21.29,13.8,-1.46021,2.06563,2.80797,Clear,5,0,0,,2275,3682,a3465ddfeb5a2ad3,1,32,0.01,4,18,94
-68.044226809999998,44.34195029,5491,-9,9,11,2014-06-23 01:04:38.493-04,21.31,13.5,-1.51904,-1.77445,-1.01435,Clear,5,0,0,,2275,3683,a3465ddfeb5a2ad3,1,33,0.01,4,18,94
-68.044223349999996,44.341967109999999,5492,-10,10,11,2014-06-23 01:04:40.478-04,21.31,13.5,-1.49691,1.09355,1.89586,Clear,5,0,0,,2275,3684,a3465ddfeb5a2ad3,1,34,0.01,4,18,94
-68.044218009999994,44.341983949999999,5493,-10,10,11,2014-06-23 01:04:42.436-04,21.3,13.8,-1.48911,2.98865,-2.84914,Clear,5,0,0,,2275,3685,a3465ddfeb5a2ad3,1,35,0.01,4,18,94
-68.044212689999995,44.34200001,5494,-11,10,11,2014-06-23 01:04:44.468-04,21.3,13.8,-1.40542,2.58263,-2.1386,Clear,5,0,0,,2275,3686,a3465ddfeb5a2ad3,1,36,0.01,4,18,94
-68.04419335,44.34201213,5495,-11,10,11,2014-06-23 01:04:46.447-04,21.35,13.8,-1.29824,-2.80321,0.578482,Clear,5,0,0,,2275,3687,a3465ddfeb5a2ad3,1,37,0.01,4,18,94
-68.044175300000006,44.342007850000002,5496,-12,9,11,2014-06-23 01:04:48.443-04,21.35,13.8,-1.50146,1.42498,-1.63381,Clear,5,0,0,,2275,3688,a3465ddfeb5a2ad3,1,38,0.01,4,18,94
-68.044156009999995,44.341991710000002,5497,-12,10,11,2014-06-23 01:04:50.458-04,21.38,13.8,-1.49388,0.8087,-2.09472,Clear,5,0,0,,2275,3689,a3465ddfeb5a2ad3,1,39,0.01,4,18,94
-68.04414697,44.34196945,5498,-11,10,11,2014-06-23 01:04:52.46-04,21.38,13.8,-1.45181,3.12865,0.554278,Clear,5,0,0,,2275,3690,a3465ddfeb5a2ad3,1,40,0.01,4,18,94
-68.044140080000005,44.341947449999999,5499,-10,10,11,2014-06-23 01:04:54.462-04,21.3,13.8,-1.51348,2.43048,-0.359871,Clear,5,0,0,,2275,3691,a3465ddfeb5a2ad3,1,41,0.01,4,18,94
-68.044132189999999,44.3419266,5500,-10,10,11,2014-06-23 01:04:56.444-04,21.3,13.8,-1.46597,3.07961,0.405667,Clear,5,0,0,,2275,3692,a3465ddfeb5a2ad3,1,42,0.01,4,18,94
-68.044121939999997,44.34190651,5501,-9,9,11,2014-06-23 01:04:58.429-04,21.39,13.8,-1.44153,0.717445,-2.20202,Clear,5,0,0,,2275,3693,a3465ddfeb5a2ad3,1,43,0.01,4,18,94
-68.04411444,44.341887069999999,5502,-10,9,11,2014-06-23 01:05:00.463-04,21.35,13.8,-1.52661,-3.05282,1.15892,Clear,5,0,0,,2275,3694,a3465ddfeb5a2ad3,1,44,0.01,4,18,94
-68.045892800000004,44.346520839999997,5503,-7,10,11,2014-06-23 01:06:42.463-04,21.25,13.8,-1.51113,1.52492,-2.91571,Clear,5,0,0,,2275,3695,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.04587327,44.346535209999999,5504,-7,10,11,2014-06-23 01:06:50.451-04,21.29,13.8,-1.45347,-0.460322,0.097631,Clear,5,0,0,,2275,3696,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.045856549999996,44.346545499999998,5505,-7,10,11,2014-06-23 01:06:52.471-04,21.29,13.8,-1.51457,2.04948,2.483,Clear,5,0,0,,2275,3697,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.045843469999994,44.346558180000002,5506,-6,10,11,2014-06-23 01:06:54.445-04,21.32,13.8,-1.54536,-2.04273,-1.83864,Clear,5,0,0,,2275,3698,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.045836289999997,44.346576159999998,5507,-6,10,11,2014-06-23 01:06:56.437-04,21.32,13.8,-1.42697,-2.67275,-2.61426,Clear,5,0,0,,2275,3699,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.045829949999998,44.346595299999997,5508,-7,10,11,2014-06-23 01:06:58.468-04,21.35,13.8,-1.52278,1.12148,1.49951,Clear,5,0,0,,2275,3700,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94
-68.045826480000002,44.346615419999999,5509,-7,10,11,2014-06-23 01:07:00.439-04,21.35,13.8,-1.51597,1.48964,1.89206,Clear,5,0,0,,2275,3701,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.045813600000002,44.34663888,5510,-6,10,11,2014-06-23 01:07:08.443-04,21.25,14.1,-1.56492,-1.92172,-1.77001,Clear,5,0,0,,2275,3702,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.045807710000005,44.34665735,5511,-6,10,11,2014-06-23 01:07:10.438-04,21.44,14.1,-1.454,1.01296,1.61736,Clear,5,0,0,,2275,3703,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.045802249999994,44.34667425,5512,-6,11,11,2014-06-23 01:07:12.433-04,21.29,14.1,-1.47415,-1.13441,-1.15157,Clear,5,0,0,,2275,3704,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.045803570000004,44.346695339999997,5513,-6,11,11,2014-06-23 01:07:14.473-04,21.29,14.1,-1.48715,2.72324,3.05954,Clear,5,0,0,,2275,3705,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.04580328,44.346716880000002,5514,-8,11,11,2014-06-23 01:07:16.453-04,21.3,14.1,-1.4904,1.48789,1.98284,Clear,5,0,0,,2275,3706,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.045802460000004,44.346740869999998,5515,-8,10,10,2014-06-23 01:07:18.451-04,21.3,14.1,-1.35209,2.64204,-2.69155,Clear,5,0,0,,2275,3707,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.04580713,44.346765009999999,5516,-9,10,10,2014-06-23 01:07:20.455-04,21.35,14.1,-1.43848,1.86477,-2.87153,Clear,5,0,0,,2275,3708,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.01,4,18,94
-68.045799709999997,44.346783170000002,5517,-8,10,10,2014-06-23 01:07:22.479-04,21.35,14.1,-1.5444,-3.05201,-1.55484,Clear,5,0,0,,2275,3709,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.01,4,18,94
-68.045791589999993,44.34680179,5518,-7,10,10,2014-06-23 01:07:24.431-04,21.26,14.1,-1.41275,3.13578,-2.49107,Clear,5,0,0,,2275,3710,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.01,4,18,94
-68.04576419,44.346933630000002,5519,-6,11,11,2014-06-23 01:07:36.432-04,21.31,14.1,-1.51711,-2.51406,-2.31251,Clear,5,0,0,,2275,3711,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.045774800000004,44.346960469999999,5520,-4,11,11,2014-06-23 01:07:38.468-04,21.41,14.1,-1.45515,-0.299818,-0.0307477,Clear,5,0,0,,2275,3712,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.045769640000003,44.346983129999998,5521,-7,11,11,2014-06-23 01:07:40.462-04,21.41,14.1,-1.49225,-2.27112,-2.2122,Clear,5,0,0,,2275,3713,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.045763339999993,44.347006309999998,5522,-7,11,11,2014-06-23 01:07:42.472-04,21.37,14.1,-1.47828,2.13098,2.47477,Clear,5,0,0,,2275,3714,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.04576231,44.347033889999999,5523,-8,10,11,2014-06-23 01:07:44.445-04,21.37,14.1,-1.43319,2.77041,2.97073,Clear,5,0,0,,2275,3715,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.04575792,44.347054679999999,5524,-8,10,11,2014-06-23 01:07:46.485-04,21.42,14.1,-1.43223,-2.89486,-2.9177,Clear,5,0,0,,2275,3716,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94
-68.045764849999998,44.347079399999998,5525,-8,10,11,2014-06-23 01:07:48.424-04,21.42,14.1,-1.40517,0.721746,1.04183,Clear,5,0,0,,2275,3717,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.045775579999997,44.347105980000002,5526,-7,10,11,2014-06-23 01:07:50.486-04,21.27,14.1,-1.47942,1.08903,1.2571,Clear,5,0,0,,2275,3718,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.045786199999995,44.347131689999998,5527,-8,10,11,2014-06-23 01:07:52.443-04,21.27,14.1,-1.54429,0.765614,0.861589,Clear,5,0,0,,2275,3719,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.045794709999996,44.347156699999999,5528,-7,10,11,2014-06-23 01:07:54.437-04,21.42,14.1,-1.4826,2.02088,2.43254,Clear,5,0,0,,2275,3720,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.045799549999998,44.347178720000002,5529,-7,10,11,2014-06-23 01:07:56.456-04,21.31,14.5,-1.53166,-2.24936,-2.20835,Clear,5,0,0,,2275,3721,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.045806440000007,44.347201259999999,5530,-8,10,11,2014-06-23 01:07:58.467-04,21.31,14.5,-1.52708,1.95011,2.14386,Clear,5,0,0,,2275,3722,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.045809009999999,44.34722577,5531,-9,10,11,2014-06-23 01:08:00.454-04,21.36,14.5,-1.47057,0.252825,0.327408,Clear,5,0,0,,2275,3723,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.045811689999994,44.347250369999998,5532,-9,10,11,2014-06-23 01:08:02.474-04,21.36,14.5,-1.4825,2.76498,2.83232,Clear,5,0,0,,2275,3724,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.01,4,18,94
-68.045815540000007,44.347273129999998,5533,-10,10,11,2014-06-23 01:08:04.517-04,21.35,14.5,-1.38186,1.50471,2.00495,Clear,5,0,0,,2275,3725,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.01,4,18,94
-68.045826410000004,44.3472928 4,5534,-9,10,11,2014-06-23 01:08:06.441-04,21.35,14.5,-1.39848,2.2403,2.32939,Clear,5,0,0,,2275,3726,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.01,4,18,94
-68.045849630000006,44.347309109999998,5535,-10,9,12,2014-06-23 01:08:08.43-04,21.35,14.5,-1.5337,-1.30344,-1.39187,Clear,5,0,0,,2275,3727,a3465ddfeb5a2ad3,1,16,0.01,4,18,94
-68.045866970000006,44.347333050000003,5536,-11,9,12,2014-06-23 01:08:10.511-04,21.32,14.5,-1.44291,0.520258,0.673887,Clear,5,0,0,,2275,3728,a3465ddfeb5a2ad3,1,17,0.01,4,18,94
-68.045876079999999,44.3473574,5537,-11,9,12,2014-06-23 01:08:12.441-04,21.35,14.5,-1.46081,-1.1323,-0.298101,Clear,5,0,0,,2275,3729,a3465ddfeb5a2ad3,1,18,0.01,4,18,94
-68.045886530000004,44.347380010000002,5538,-12,10,12,2014-06-23 01:08:14.429-04,21.35,14.5,-1.51634,1.98644,-3.09505,Clear,5,0,0,,2275,3730,a3465ddfeb5a2ad3,1,19,0.01,4,18,94
-68.04589138,44.3474019,5539,-11,10,12,2014-06-23 01:08:16.422-04,21.28,14.5,-1.51142,0.35389,1.76819,Clear,5,0,0,,2275,3731,a3465ddfeb5a2ad3,1,20,0.01,4,18,94
-68.045896549999995,44.347422729999998,5540,-11,10,12,2014-06-23 01:08:18.475-04,21.28,14.5,-1.46619,0.2456,1.75649,Clear,5,0,0,,2275,3732,a3465ddfeb5a2ad3,1,21,0.01,4,18,94
-68.045902749999996,44.347442970000003,5541,-11,10,12,2014-06-23 01:08:20.457-04,21.28,14.5,-1.2512,-0.159424,1.88021,Clear,5,0,0,,2275,3733,a3465ddfeb5a2ad3,1,22,0.01,4,18,94
-68.045908580000003,44.34746545,5542,-10,10,12,2014-06-23 01:08:22.428-04,21.28,14.5,-1.54085,0.351988,1.3907,Clear,5,0,0,,2275,3734,a3465ddfeb5a2ad3,1,23,0.01,4,18,94
-68.04591741,44.347491779999999,5543,-10,9,12,2014-06-23 01:08:24.428-04,21.32,14.5,-1.43561,-0.614604,0.488847,Clear,5,0,0,,2275,3735,a3465ddfeb5a2ad3,1,24,0.01,4,18,94
-68.045931109999998,44.34751688,5544,-11,10,12,2014-06-23 01:08:26.426-04,21.25,14.5,-1.46071,-0.809668,0.314833,Clear,5,0,0,,2275,3736,a3465ddfeb5a2ad3,1,25,0.01,4,18,94
-68.045941310000003,44.347543049999999,5545,-11,10,12,2014-06-23 01:08:28.429-04,21.25,14.5,-1.44496,0.0362027,1.27775,Clear,5,0,0,,2275,3737,a3465ddfeb5a2ad3,1,26,0.01,4,18,94
-68.045948319999994,44.347570509999997,5546,-11,10,12,2014-06-23 01:08:30.44-04,21.3,14.5,-1.49593,-0.434335,1.06155,Clear,5,0,0,,2275,3738,a3465ddfeb5a2ad3,1,27,0.01,4,18,94
-68.045954370000004,44.347591039999998,5547,-11,10,11,2014-06-23 01:08:32.502-04,21.3,14.5,-1.32888,-0.774511,2.56704,Clear,5,0,0,,2275,3739,a3465ddfeb5a2ad3,1,28,0.01,4,18,94
-68.04595992,44.347605530000003,5548,-11,10,11,2014-06-23 01:08:34.466-04,21.21,14.5,-1.53031,-1.64651,1.658,Clear,5,0,0,,2275,3740,a3465ddfeb5a2ad3,1,29,0.01,4,18,94
-68.045975909999996,44.34762104,5549,-11,10,11,2014-06-23 01:08:36.458-04,21.21,14.5,-1.49732,-0.0465456,2.65993,Clear,5,0,0,,2275,3741,a3465ddfeb5a2ad3,1,30,0.01,4,18,94
-68.045994480000005,44.347639149999999,5550,-11,10,11,2014-06-23 01:08:38.446-04,21.23,14.5,-1.34146,-0.134112,2.79132,Clear,5,0,0,,2275,3742,a3465ddfeb5a2ad3,1,31,0.01,4,18,94
-68.046011199999995,44.347656389999997,5551,-12,9,11,2014-06-23 01:08:40.442-04,21.19,14.5,-1.36026,-0.566251,2.37403,Clear,5,0,0,,2275,3743,a3465ddfeb5a2ad3,1,32,0.01,4,18,94
-68.046023959999999,44.34767181,5552,-13,9,11,2014-06-23 01:08:42.459-04,21.19,14.5,-1.31056,-0.292548,2.73382,Clear,5,0,0,,2275,3744,a3465ddfeb5a2ad3,1,33,0.01,4,18,94
-68.046037159999997,44.34768864,5553,-14,10,11,2014-06-23 01:08:44.453-04,21.11,14.5,-1.22612,-0.0435901,2.97228,Clear,5,0,0,,2275,3745,a3465ddfeb5a2ad3,1,34,0.01,4,18,94
-68.046049749999995,44.347711590000003,5554,-14,9,11,2014-06-23 01:08:46.466-04,21.22,14.5,-1.43624,-0.305413,2.4659,Clear,5,0,0,,2275,3746,a3465ddfeb5a2ad3,1,35,0.01,4,18,94
-68.046068079999998,44.347743729999998,5555,-14,10,11,2014-06-23 01:08:48.46-04,21.22,14.5,-1.34618,-0.0540105,2.92399,Clear,5,0,0,,2275,3747,a3465ddfeb5a2ad3,1,36,0.01,4,18,94
-68.046096700000007,44.34777322,5556,-14,10,11,2014-06-23 01:08:50.432-04,21.19,14.5,-1.21576,-0.154642,2.84196,Clear,5,0,0,,2275,3748,a3465ddfeb5a2ad3,1,37,0.01,4,18,94
-68.046128510000003,44.347798859999997,5557,-16,10,11,2014-06-23 01:08:52.464-04,21.19,14.5,-1.23673,-0.917452,2.7628,Clear,5,0,0,,2275,3749,a3465ddfeb5a2ad3,1,38,0.01,4,18,94
-68.046155189999993,44.347825960000002,5558,-16,10,11,2014-06-23 01:08:54.427-04,21.23,14.5,-1.41787,-0.673016,2.53896,Clear,5,0,0,,2275,3750,a3465ddfeb5a2ad3,1,39,0.01,4,18,94
-68.046185140000006,44.347851419999998,5559,-16,10,11,2014-06-23 01:08:56.426-04,21.23,14.5,-1.33955,0.00189524,1.96315,Clear,5,0,0,,2275,3751,a3465ddfeb5a2ad3,1,40,0.01,4,18,94
-68.046195159999996,44.347877060000002,5560,-16,10,11,2014-06-23 01:08:58.456-04,21.23,14.5,-1.30727,0.067319,-2.04134,Clear,5,0,0,,2275,3752,a3465ddfeb5a2ad3,1,41,0.01,4,18,94
-68.046200440000007,44.347896650000003,5561,-16,4,11,2014-06-23 01:09:00.444-04,21.43,14.5,-1.3724,-0.340752,-2.3341,Clear,5,0,0,,2275,3753,a3465ddfeb5a2ad3,1,42,0.01,4,18,94
-68.046212690000004,44.347914729999999,5562,-16,3,11,2014-06-23 01:09:02.459-04,21.43,14.5,-1.52357,0.943721,-0.715527,Clear,5,0,0,,2275,3754,a3465ddfeb5a2ad3,1,43,0.01,4,18,94
-68.046222450000002,44.347932729999997,5563,-15,3,11,2014-06-23 01:09:04.433-04,21.36,14.5,-1.55645,0.669498,-0.918054,Clear,5,0,0,,2275,3755,a3465ddfeb5a2ad3,1,44,0.01,4,18,94
-68.046233720000004,44.3479509,5564,-15,3,11,2014-06-23 01:09:06.458-04,21.36,14.5,-1.38853,-0.474527,-2.38427,Clear,5,0,0,,2275,3756,a3465ddfeb5a2ad3,1,45,0.01,4,18,94
-68.046244799999997,44.347968629999997,5565,-16,3,11,2014-06-23 01:09:08.48-04,21.39,14.5,-1.37157,-0.637309,-2.49408,Clear,5,0,0,,2275,3757,a3465ddfeb5a2ad3,1,46,0.01,4,18,94
-68.046254480000002,44.347986040000002,5566,-16,3,11,2014-06-23 01:09:10.427-04,21.39,14.5,-1.39754,-1.25842,-2.83548,Clear,5,0,0,,2275,3758,a3465ddfeb5a2ad3,1,47,0.01,4,18,94
-68.046268519999998,44.348003009999999,5567,-15,3,11,2014-06-23 01:09:12.428-04,21.33,14.5,-1.38117,-0.774481,-2.3873,Clear,5,0,0,,2275,3759,a3465ddfeb5a2ad3,1,48,0.01,4,18,94
-68.046283180000003,44.34801978,5568,-15,4,11,2014-06-23 01:09:14.447-04,21.33,14.5,-1.36857,-1.14234,-2.08077,Clear,5,0,0,,2275,3760,a3465ddfeb5a2ad3,1,49,0.01,4,18,94
-68.046294360000005,44.348035809999999,5569,-16,3,11,2014-06-23 01:09:16.455-04,21.35,14.5,-1.51855,1.40628,1.37014,Clear,5,0,0,,2275,3761,a3465ddfeb5a2ad3,1,50,0.01,4,18,94
-68.046292949999994,44.3480457 8,5570,-16,3,11,2014-06-23 01:09:18.489-04,21.35,14.5,-1.45404,1.87776,3.11847,Clear,5,0,0,,2275,3762,a3465ddfeb5a2ad3,1,51,0.01,4,18,94
-68.046317520000002,44.348060230000002,5571,-17,3,11,2014-06-23 01:09:26.432-04,21.28,14.5,-1.54138,1.39762,1.31875,Clear,5,0,0,,2275,3763,a3465ddfeb5a2ad3,1,52,0.01,4,18,94
-68.046336600000004,44.348077760000002,5572,-17,4,11,2014-06-23 01:09:28.437-04,21.28,14.5,-1.42956,2.16363,2.48662,Clear,5,0,0,,2275,3764,a3465ddfeb5a2ad3,1,53,0.01,4,18,94
-68.046347499999996,44.3480956 8,5573,-18,4,11,2014-06-23 01:09:30.438-04,21.39,14.5,-1.48573,1.98863,2.31971,Clear,5,0,0,,2275,3765,a3465ddfeb5a2ad3,1,54,0.01,4,18,94
-68.046356340000003,44.348113349999998,5574,-17,4,11,2014-06-23 01:09:32.426-04,21.39,14.5,-1.48067,0.86467,1.17969,Clear,5,0,0,,2275,3766,a3465ddfeb5a2ad3,1,55,0.01,4,18,94
-68.046363459999995,44.348134450000003,5575,-16,4,11,2014-06-23 01:09:34.442-04,21.28,14.5,-1.52474,-1.946,-1.76287,Clear,5,0,0,,2275,3767,a3465ddfeb5a2ad3,1,56,0.01,4,18,94
-68.046375490000003,44.348156930000002,5576,-16,4,11,2014-06-23 01:09:36.449-04,21.28,14.5,-1.46403,1.6199,2.01166,Clear,5,0,0,,2275,3768,a3465ddfeb5a2ad3,1,57,0.01,4,18,94
-68.046382730000005,44.34817958,5577,-15,4,11,2014-06-23 01:09:38.425-04,21.32,14.5,-1.50907,-0.327147,0.0222619,Clear,5,0,0,,2275,3769,a3465ddfeb5a2ad3,1,58,0.01,4,18,94
-68.046397940000006,44.348202360000002,5578,-15,4,11,2014-06-23 01:09:40.433-04,21.32,14.5,-1.43093,0.839495,1.22427,Clear,5,0,0,,2275,3770,a3465ddfeb5a2ad3,1,59,0.01,4,18,94
-68.046444930000007,44.34845628,5579,-18,10,10,2014-06-23 01:10:02.904-04,21.38,14.5,-1.50893,-0.110468,0.559357,Clear,5,0,0,,2275,3771,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046434649999995,44.348474000000003,5580,-17,9,10,2014-06-23 01:10:05.452-04,21.28,14.5,-1.36939,0.66719,2.43212,Clear,5,0,0,,2275,3772,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046431819999995,44.34851417,5581,-18,9,10,2014-06-23 01:10:08.821-04,21.2,14.5,-1.40066,0.699277,2.49859,Clear,5,0,0,,2275,3773,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046431010000006,44.348534020000002,5582,-18,10,10,2014-06-23 01:10:11.188-04,21.16,14.5,-1.39758,1.03149,2.70891,Clear,5,0,0,,2275,3774,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046421319999993,44.348579229999999,5583,-17,10,10,2014-06-23 01:10:14.843-04,21.2,14.5,-1.34982,1.002,2.54391,Clear,5,0,0,,2275,3775,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046430110000003,44.348603339999997,5584,-17,9,10,2014-06-23 01:10:18.276-04,21.18,14.5,-1.45123,0.760104,1.00137,Clear,5,0,0,,2275,3776,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046427489999999,44.348648009999998,5585,-16,10,10,2014-06-23 01:10:22.236-04,21.35,14.5,-1.55506,2.04501,1.90782,Clear,5,0,0,,2275,3777,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046383919999997,44.348736510000002,5586,-16,10,10,2014-06-23 01:10:29.636-04,21.44,14.5,-1.52916,-0.903278,-0.762214,Clear,5,0,0,,2275,3778,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046377739999997,44.348791749999997,5587,-18,10,10,2014-06-23 01:10:35.855-04,21.34,14.5,-1.48396,0.608471,0.819614,Clear,5,0,0,,2275,3779,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046359659999993,44.348830380000003,5588,-18,9,10,2014-06-23 01:10:40.238-04,21.35,14.5,-1.37765,0.115868,0.588151,Clear,5,0,0,,2275,3780,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046349149999998,44.348872370000002,5589,-18,9,10,2014-06-23 01:10:43.09-04,21.35,14.5,-1.51144,2.86776,2.33429,Clear,5,0,0,,2275,3781,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04634652,44.34888969,5590,-18,9,10,2014-06-23 01:10:44.694-04,21.32,14.5,-1.44284,-0.284018,-1.35879,Clear,5,0,0,,2275,3782,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046334329999993,44.348926589999998,5591,-17,9,10,2014-06-23 01:10:49.151-04,21.44,14.5,-1.48804,0.208092,-0.820016,Clear,5,0,0,,2275,3783,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04635691,44.348933799999998,5592,-17,9,10,2014-06-23 01:10:56.84-04,21.47,14.5,-1.50976,-2.93482,1.46492,Clear,5,0,0,,2275,3784,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046363670000005,44.348865359999998,5593,-16,9,10,2014-06-23 01:11:03.89-04,21.35,14.5,-1.50224,-2.67222,0.840598,Clear,5,0,0,,2275,3785,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046364780000005,44.348817869999998,5594,-16,9,10,2014-06-23 01:11:08.025-04,21.4,14.5,-1.50499,2.04121,-0.864769,Clear,5,0,0,,2275,3786,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046369569999996,44.348776979999997,5595,-17,9,10,2014-06-23 01:11:11.954-04,21.26,14.5,-1.52268,1.56074,-0.992785,Clear,5,0,0,,2275,3787,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046380299999996,44.348734669999999,5596,-18,9,10,2014-06-23 01:11:15.436-04,21.37,14.5,-1.3808,1.19505,-2.25,Clear,5,0,0,,2275,3788,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046380069999998,44.34871271,5597,-17,9,10,2014-06-23 01:11:17.181-04,21.37,14.5,-1.41926,0.000974001,2.88447,Clear,5,0,0,,2275,3789,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046375600000005,44.348668429999996,5598,-17,10,7,2014-06-23 01:11:21.07-04,21.05,14.5,-1.47502,0.559388,-3.06137,Clear,5,0,0,,2275,3790,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04638808,44.3486209,5599,-17,10,10,2014-06-23 01:11:25.593-04,21.24,14.5,-1.50272,0.216037,2.93017,Clear,5,0,0,,2275,3791,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046404229999993,44.34857186,5600,-18,10,10,2014-06-23 01:11:29.399-04,21.29,14.5,-1.48666,0.51104,-2.81115,Clear,5,0,0,,2275,3792,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046095550000004,44.350059620000003,5601,-15,9,11,2014-06-23 01:13:17.074-04,21.45,14.5,-1.53346,1.38338,1.55676,Clear,5,0,0,,2275,3793,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046100390000007,44.350073999999999,5602,-15,9,11,2014-06-23 01:13:20.044-04,21.35,14.5,-1.52254,-0.478924,-0.517802,Clear,5,0,0,,2275,3794,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046112399999998,44.350097400000003,5603,-15,9,11,2014-06-23 01:13:23.734-04,21.37,14.5,-1.56482,-1.41415,-1.43922,Clear,5,0,0,,2275,3795,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046137849999994,44.350146510000002,5604,-14,10,11,2014-06-23 01:13:28.455-04,21.34,14.5,-1.55511,-2.58848,-2.68309,Clear,5,0,0,,2275,3796,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.046146730000004,44.3501610 1,5605,-14,9,10,2014-06-23 01:13:30.491-04,21.38,14.5,-1.44815,2.61565,2.68595,Clear,5,0,0,,2275,3797,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.046153410000002,44.350177819999999,5606,-14,10,10,2014-06-23 01:13:32.459-04,21.38,14.5,-1.31959,-2.83657,-2.66803,Clear,5,0,0,,2275,3798,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.046162530000004,44.350194799999997,5607,-14,9,10,2014-06-23 01:13:34.467-04,21.43,14.5,-1.48753,1.80262,2.2541,Clear,5,0,0,,2275,3799,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.04617494,44.35021287,5608,-14,9,10,2014-06-23 01:13:36.452-04,21.43,14.5,-1.49008,0.474564,1.01476,Clear,5,0,0,,2275,3800,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.046184190000005,44.35023323,5609,-14,9,10,2014-06-23 01:13:38.429-04,21.3,14.5,-1.51891,2.10583,2.61777,Clear,5,0,0,,2275,3801,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94
-68.04619185,44.350254739999997,5610,-14,9,10,2014-06-23 01:13:40.452-04,21.3,14.5,-1.54447,2.79691,-2.58521,Clear,5,0,0,,2275,3802,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.046203559999995,44.350276299999997,5611,-15,9,10,2014-06-23 01:13:42.484-04,21.35,14.5,-1.47453,1.37006,2.67186,Clear,5,0,0,,2275,3803,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.046216830000006,44.35029797,5612,-15,9,10,2014-06-23 01:13:44.48-04,21.35,14.5,-1.54517,-2.54283,-1.71479,Clear,5,0,0,,2275,3804,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.046228979999995,44.350319399999997,5613,-15,9,10,2014-06-23 01:13:46.458-04,21.36,14.5,-1.46817,-2.84907,-1.85573,Clear,5,0,0,,2275,3805,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.04623755,44.350341800000002,5614,-14,9,11,2014-06-23 01:13:48.444-04,21.36,14.5,-1.43313,0.665268,2.04538,Clear,5,0,0,,2275,3806,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.04624201,44.350362070000003,5615,-14,9,11,2014-06-23 01:13:50.465-04,21.24,14.5,-1.39185,2.38574,-2.94649,Clear,5,0,0,,2275,3807,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.046248410000004,44.350379429999997,5616,-14,9,11,2014-06-23 01:13:52.477-04,21.19,14.8,-1.52499,0.621567,1.7777,Clear,5,0,0,,2275,3808,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.046396529999996,44.350613699999997,5617,-11,9,11,2014-06-23 01:14:22.376-04,21.46,14.8,-1.50771,0.444887,1.7785,Clear,5,0,0,,2275,3809,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046396529999996,44.350613699999997,5618,-11,9,11,2014-06-23 01:14:24.796-04,21.14,14.8,-1.51936,0.914916,2.1838,Clear,5,0,0,,2275,3810,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046396529999996,44.350613699999997,5619,-11,9,11,2014-06-23 01:14:27.118-04,21.22,14.8,-1.49189,0.392631,1.25092,Clear,5,0,0,,2275,3811,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046401029999998,44.3506347,5620,-10,9,11,2014-06-23 01:14:31.052-04,21.24,14.8,-1.49483,1.58695,2.61249,Clear,5,0,0,,2275,3812,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046401029999998,44.3506347,5621,-10,9,11,2014-06-23 01:14:32.946-04,21.24,14.8,-1.36667,1.58657,2.11471,Clear,5,0,0,,2275,3813,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94

-68.046495820000004,44.350742429999997,5622,-9,9,11,2014-06-23 01:14:47.231-04,21.39,14.8,-1.54016,1.5057,1.13082,Clear,5,0,0,,2275,3814,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046554709999995,44.350816989999998,5623,-12,10,11,2014-06-23 01:14:54.87-04,21.4,14.8,-1.39472,1.90256,2.20497,Clear,5,0,0,,2275,3815,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046611479999996,44.350901360000002,5624,-9,9,11,2014-06-23 01:15:04.101-04,21.49,14.8,-1.43467,0.69584,0.365589,Clear,5,0,0,,2275,3816,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046634870000005,44.350933449999999,5625,-9,9,11,2014-06-23 01:15:06.712-04,21.4,14.8,-1.54009,0.347052,0.000115561,Clear,5,0,0,,2275,3817,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04664923,44.350949999999997,5626,-9,9,11,2014-06-23 01:15:09.84-04,21.35,14.8,-1.44346,3.0026,2.69998,Clear,5,0,0,,2275,3818,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046769789999999,44.351153699999998,5627,-9,9,11,2014-06-23 01:15:28.679-04,21.36,14.8,-1.49904,1.57637,1.37635,Clear,5,0,0,,2275,3819,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046773220000006,44.351175269999999,5628,-10,9,11,2014-06-23 01:15:31.435-04,21.31,14.8,-1.47614,1.16621,1.10348,Clear,5,0,0,,2275,3820,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04680003,44.351216559999997,5629,-10,9,11,2014-06-23 01:15:34.645-04,21.31,14.8,-1.48027,2.04044,2.02133,Clear,5,0,0,,2275,3821,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04683113,44.351260089999997,5630,-8,9,11,2014-06-23 01:15:40.289-04,21.33,14.8,-1.49554,2.55588,2.47653,Clear,5,0,0,,2275,3822,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046905699999996,44.351370959999997,5631,-7,9,11,2014-06-23 01:15:51.303-04,21.34,14.8,-1.50248,2.16597,2.12146,Clear,5,0,0,,2275,3823,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046929489999997,44.351406009999998,5632,-6,10,11,2014-06-23 01:15:55.533-04,21.27,14.8,-1.43122,2.96124,2.95846,Clear,5,0,0,,2275,3824,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046957309999996,44.351448859999998,5633,-7,10,11,2014-06-23 01:15:59.667-04,21.25,14.8,-1.42038,2.46235,2.62312,Clear,5,0,0,,2275,3825,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046973980000004,44.351470560000003,5634,-7,10,11,2014-06-23 01:16:02.136-04,21.25,14.8,-1.45312,2.35249,2.66898,Clear,5,0,0,,2275,3826,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046988990000003,44.351511790000004,5635,-7,10,11,2014-06-23 01:16:06.433-04,21.22,14.8,-1.47802,2.68733,2.42253,Clear,5,0,0,,2275,3827,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047030520000007,44.351571569999997,5636,-9,9,11,2014-06-23 01:16:10.463-04,21.34,14.8,-1.50458,-0.273725,-0.76773,Clear,5,0,0,,2275,3828,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.047039280000007,44.351591749999997,5637,-9,9,11,2014-06-23 01:16:12.45-04,21.34,14.8,-1.473,1.42571,1.40928,Clear,5,0,0,,2275,3829,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.04704418,44.351613139999998,5638,-9,9,11,2014-06-23 01:16:14.465-04,21.34,14.8,-1.38888,1.97341,1.91957,Clear,5,0,0,,2275,3830,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.047056449999999,44.351634369999999,5639,-9,9,11,2014-06-23 01:16:16.467-04,21.31,14.8,-1.37413,2.17016,1.90254,Clear,5,0,0,,2275,3831,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.047068080000003,44.35165619,5640,-10,9,11,2014-06-23 01:16:18.493-04,21.31,14.8,-1.40397,3.1033,2.89357,Clear,5,0,0,,2275,3832,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.047075140000004,44.351677309999999,5641,-10,9,11,2014-06-23 01:16:20.446-04,21.34,14.8,-1.47549,1.93917,1.85335,Clear,5,0,0,,2275,3833,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94
-68.047082200000006,44.35169588,5642,-10,9,11,2014-06-23 01:16:22.461-04,21.34,14.8,-1.49533,2.44985,2.10552,Clear,5,0,0,,2275,3834,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.047091699999996,44.351715579999997,5643,-9,9,11,2014-06-23 01:16:24.447-04,21.35,14.8,-1.55967,-0.0197908,-0.403339,Clear,5,0,0,,2275,3835,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.04709982,44.351737380000003,5644,-8,9,11,2014-06-23 01:16:26.46-04,21.35,14.8,-1.46108,0.716734,0.747872,Clear,5,0,0,,2275,3836,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.047104020000006,44.351760390000003,5645,-8,9,11,2014-06-23 01:16:28.435-04,21.34,14.8,-1.5167,2.70796,2.75234,Clear,5,0,0,,2275,3837,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.047109309999996,44.35178389,5646,-8,9,11,2014-06-23 01:16:30.44-04,21.34,14.8,-1.52614,0.828055,0.922121,Clear,5,0,0,,2275,3838,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.047116380000006,44.35180606,5647,-8,9,11,2014-06-23 01:16:32.437-04,21.36,14.8,-1.47081,2.16508,2.3705,Clear,5,0,0,,2275,3839,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.047127110000005,44.351829629999997,5648,-8,9,11,2014-06-23 01:16:34.454-04,21.36,14.8,-1.35482,2.56653,2.83401,Clear,5,0,0,,2275,3840,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.047137509999999,44.351852839999999,5649,-8,9,11,2014-06-23 01:16:36.441-04,21.32,14.8,-1.34696,2.43092,2.71447,Clear,5,0,0,,2275,3841,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.01,4,18,94
-68.047143840000004,44.3518744,5650,-8,9,11,2014-06-23 01:16:38.485-04,21.28,14.8,-1.46935,-2.87845,-2.81718,Clear,5,0,0,,2275,3842,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.01,4,18,94
-68.047150889999998,44.351895069999998,5651,-8,9,11,2014-06-23 01:16:40.433-04,21.28,14.8,-1.52125,-2.15079,-2.22219,Clear,5,0,0,,2275,3843,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.01,4,18,94
-68.047160419999997,44.351915699999999,5652,-8,9,11,2014-06-23 01:16:42.434-04,21.34,14.8,-1.40847,2.86462,3.05452,Clear,5,0,0,,2275,3844,a3465ddfeb5a2ad3,1,16,0.01,4,18,94
-68.047171809999995,44.351936639999998,5653,-7,9,11,2014-06-23 01:16:44.47-04,21.34,14.8,-1.44019,-3.11558,3.12472,Clear,5,0,0,,2275,3845,a3465ddfeb5a2ad3,1,17,0.01,4,18,94
-68.047185990000003,44.351956209999997,5654,-7,9,11,2014-06-23 01:16:46.431-04,21.29,14.8,-1.47361,-2.61251,-2.85167,Clear,5,0,0,,2275,3846,a3465ddfeb5a2ad3,1,18,0.01,4,18,94
-68.047197729999993,44.351975449999998,5655,-7,9,11,2014-06-23 01:16:48.472-04,21.29,14.8,-1.4541,2.53333,2.89921,Clear,5,0,0,,2275,3847,a3465ddfeb5a2ad3,1,19,0.01,4,18,94
-68.047205579999996,44.35199499,5656,-7,9,11,2014-06-23 01:16:50.443-04,21.25,14.8,-1.45781,2.25297,2.58763,Clear,5,0,0,,2275,3848,a3465ddfeb5a2ad3,1,20,0.01,4,18,94
-68.047213589999998,44.352016640000002,5657,-7,9,11,2014-06-23 01:16:52.455-04,21.27,14.8,-1.45864,1.36012,2.04926,Clear,5,0,0,,2275,3849,a3465ddfeb5a2ad3,1,21,0.01,4,18,94
-68.047220929999995,44.352038589999999,5658,-7,9,11,2014-06-23 01:16:54.463-04,21.27,14.8,-1.51986,2.84118,2.93346,Clear,5,0,0,,2275,3850,a3465ddfeb5a2ad3,1,22,0.01,4,18,94
-68.047226699999996,44.352059859999997,5659,-7,9,11,2014-06-23 01:16:56.417-04,21.21,14.8,-1.49848,2.68751,2.73541,Clear,5,0,0,,2275,3851,a3465ddfeb5a2ad3,1,23,0.01,4,18,94
-68.047230130000003,44.352083800000003,5660,-6,9,11,2014-06-23 01:16:58.431-04,21.21,14.8,-1.45004,2.90249,2.89183,Clear,5,0,0,,2275,3852,a3465ddfeb5a2ad3,1,24,0.01,4,18,94
-68.047237699999997,44.352107510000003,5661,-7,9,11,2014-06-23 01:17:00.43-04,21.23,14.8,-1.4696,-2.84199,-3.07907,Clear,5,0,0,,2275,3853,a3465ddfeb5a2ad3,1,25,0.01,4,18,94
-68.047245899999993,44.352132019999999,5662,-6,9,11,2014-06-23 01:17:02.456-04,21.23,14.8,-1.37597,2.186,2.57546,Clear,5,0,0,,2275,3854,a3465ddfeb5a2ad3,1,26,0.01,4,18,94
-68.047251810000006,44.352156200000003,5663,-6,9,9,2014-06-23 01:17:04.426-04,21.25,14.8,-1.37567,2.69665,2.81685,Clear,5,0,0,,2275,3855,a3465ddfeb5a2ad3,1,27,0.01,4,18,94
-68.047260050000006,44.3521779,5664,-6,9,10,2014-06-23 01:17:06.46-04,21.22,14.8,-1.44105,1.08118,1.37276,Clear,5,0,0,,2275,3856,a3465ddfeb5a2ad3,1,28,0.01,4,18,94
-68.047261599999999,44.35219609,5665,-7,10,9,2014-06-23 01:17:08.466-04,21.22,14.8,-1.44774,1.78831,2.13202,Clear,5,0,0,,2275,3857,a3465ddfeb5a2ad3,1,29,0.01,4,18,94
-68.047257770000002,44.352215229999999,5666,-6,10,10,2014-06-23 01:17:10.426-04,21.27,14.8,-1.53382,-3.02802,-0.805108,Clear,5,0,0,,2275,3858,a3465ddfeb5a2ad3,1,30,0.01,4,18,94
-68.047232570000006,44.352215370000003,5667,-7,10,10,2014-06-23 01:17:12.445-04,21.27,14.8,-1.47258,2.87934,-0.450884,Clear,5,0,0,,2275,3859,a3465ddfeb5a2ad3,1,31,0.01,4,18,94
-68.047213760000005,44.352188089999999,5668,-6,9,10,2014-06-23 01:17:14.437-04,21.37,14.8,-1.50737,-0.667637,-3.12377,Clear,5,0,0,,2275,3860,a3465ddfeb5a2ad3,1,32,0.01,4,18,94
-68.047203229999994,44.352163070000003,5669,-6,9,10,2014-06-23 01:17:16.445-04,21.37,14.8,-1.46899,3.05365,0.247488,Clear,5,0,0,,2275,3861,a3465ddfeb5a2ad3,1,33,0.01,4,18,94
-68.047200540000006,44.352140300000002,5670,-7,9,10,2014-06-23 01:17:18.436-04,21.38,14.8,-1.54282,-1.75882,1.77568,Clear,5,0,0,,2275,3862,a3465ddfeb5a2ad3,1,34,0.01,4,18,94
-68.047200680000003,44.352117980000003,5671,-7,9,10,2014-06-23 01:17:20.446-04,21.38,14.8,-1.43358,2.99204,0.318091,Clear,5,0,0,,2275,3863,a3465ddfeb5a2ad3,1,35,0.01,4,18,94
-68.047200349999997,44.352095689999999,5672,-7,9,10,2014-06-23 01:17:22.501-04,21.33,14.8,-1.40213,2.52608,-0.43797,Clear,5,0,0,,2275,3864,a3465ddfeb5a2ad3,1,36,0.01,4,18,94
-68.047193300000004,44.352071549999998,5673,-8,9,10,2014-06-23 01:17:24.441-04,21.34,14.8,-1.48651,2.05881,-0.913967,Clear,5,0,0,,2275,3865,a3465ddfeb5a2ad3,1,37,0.01,4,18,94
-68.047182669999998,44.352048320000002,5674,-8,9,10,2014-06-23 01:17:26.455-04,21.34,14.8,-1.47536,-2.72351,0.913906,Clear,5,0,0,,2275,3866,a3465ddfeb5a2ad3,1,38,0.01,4,18,94
-68.047173150000006,44.352026449999997,5675,-8,9,10,2014-06-23 01:17:28.471-04,21.34,14.8,-1.50178,-3.10682,0.510017,Clear,5,0,0,,2275,3867,a3465ddfeb5a2ad3,1,39,0.01,4,18,94
-68.047168529999993,44.35200519,5676,-8,9,11,2014-06-23 01:17:30.447-04,21.34,14.8,-1.36748,-2.36255,1.67533,Clear,5,0,0,,2275,3868,a3465ddfeb5a2ad3,1,40,0.01,4,18,94
-68.047161540000005,44.351983410000003,5677,-8,9,11,2014-06-23 01:17:32.433-04,21.34,14.8,-1.44874,-2.60128,1.46902,Clear,5,0,0,,2275,3869,a3465ddfeb5a2ad3,1,41,0.01,4,18,94
-68.047154699999993,44.351960149999996,5678,-9,9,11,2014-06-23 01:17:34.44-04,21.34,14.8,-1.53176,1.26867,-1.50923,Clear,5,0,0,,2275,3870,a3465ddfeb5a2ad3,1,42,0.01,4,18,94
-68.047145700000002,44.351939029999997,5679,-9,9,11,2014-06-23 01:17:36.424-04,21.43,14.8,-1.48291,2.6616,-0.195364,Clear,5,0,0,,2275,3871,a3465ddfeb5a2ad3,1,43,0.01,4,18,94
-68.047133009999996,44.351918179999998,5680,-8,9,11,2014-06-23 01:17:38.428-04,21.43,14.8,-1.46705,1.65103,-1.56726,Clear,5,0,0,,2275,3872,a3465ddfeb5a2ad3,1,44,0.01,4,18,94
-68.047123830000004,44.351895249999998,5681,-8,9,11,2014-06-23 01:17:40.468-04,21.24,14.8,-1.40424,2.43234,-0.682934,Clear,5,0,0,,2275,3873,a3465ddfeb5a2ad3,1,45,0.01,4,18,94
-68.047115419999997,44.351872389999997,5682,-8,9,11,2014-06-23 01:17:42.426-04,21.24,14.8,-1.52853,-0.128383,-3.02202,Clear,5,0,0,,2275,3874,a3465ddfeb5a2ad3,1,46,0.01,4,18,94
-68.047108640000005,44.351850220000003,5683,-9,9,11,2014-06-23 01:17:44.442-04,21.28,14.8,-1.47305,3.13053,0.42587,Clear,5,0,0,,2275,3875,a3465ddfeb5a2ad3,1,47,0.01,4,18,94
-68.047098570000003,44.351827550000003,5684,-9,9,11,2014-06-23 01:17:46.444-04,21.32,14.8,-1.50775,-2.16166,1.23037,Clear,5,0,0,,2275,3876,a3465ddfeb5a2ad3,1,48,0.01,4,18,94
-68.047083,44.351807149999999,5685,-9,9,11,2014-06-23 01:17:48.547-04,21.32,14.8,-1.53543,2.86411,0.0121487,Clear,5,0,0,,2275,3877,a3465ddfeb5a2ad3,1,49,0.01,4,18,94
-68.047077779999995,44.351783269999999,5686,-9,9,11,2014-06-23 01:17:50.446-04,21.3,14.8,-1.39247,-2.64575,1.14494,Clear,5,0,0,,2275,3878,a3465ddfeb5a2ad3,1,50,0.01,4,18,94
-68.04707141,44.35176011,5687,-9,9,11,2014-06-23 01:17:52.42-04,21.3,14.8,-1.50579,-1.13933,2.38789,Clear,5,0,0,,2275,3879,a3465ddfeb5a2ad3,1,51,0.01,4,18,94
-68.047060029999997,44.351734880000002,5688,-8,9,11,2014-06-23 01:17:54.462-04,21.33,14.8,-1.54121,2.87136,-0.0163272,Clear,5,0,0,,2275,3880,a3465ddfeb5a2ad3,1,52,0.01,4,18,94
-68.047050859999999,44.351710199999999,5689,-9,9,11,2014-06-23 01:17:56.428-04,21.33,14.8,-1.48768,-0.934983,2.30179,Clear,5,0,0,,2275,3881,a3465ddfeb5a2ad3,1,53,0.01,4,18,94
-68.047041559999997,44.351684589999998,5690,-9,9,11,2014-06-23 01:17:58.469-04,21.25,14.8,-1.55461,2.92064,-0.167332,Clear,5,0,0,,2275,3882,a3465ddfeb5a2ad3,1,54,0.01,4,18,94
-68.047035440000002,44.351661380000003,5691,-9,9,11,2014-06-23 01:18:00.483-04,21.25,14.8,-1.49142,1.13678,-1.88658,Clear,5,0,0,,2275,3883,a3465ddfeb5a2ad3,1,55,0.01,4,18,94
-68.047182989999996,44.355576599999999,5692,-13,10,10,2014-06-23 01:19:20.217-04,21.19,14.8,-1.48179,1.6888,2.28784,Clear,5,0,0,,2275,3884,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047182989999996,44.355576599999999,5693,-13,10,10,2014-06-23 01:19:22.199-04,21.25,14.8,-1.4844,1.89743,2.17757,Clear,5,0,0,,2275,3885,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047182989999996,44.355576599999999,5694,-13,10,10,2014-06-23 01:19:25.522-04,21.28,14.8,-1.46323,3.04715,2.99064,Clear,5,0,0,,2275,3886,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047182989999996,44.355576599999999,5695,-13,10,10,2014-06-23 01:19:28.735-04,21.3,14.8,-1.44825,-3.06747,-2.91544,Clear,5,0,0,,2275,3887,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047185260000006,44.35558967,5696,-12,10,10,2014-06-23 01:19:31.694-04,21.26,14.8,-1.47726,2.31219,2.94705,Clear,5,0,0,,2275,3888,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047168810000002,44.355610040000002,5697,-12,10,10,2014-06-23 01:19:33.294-04,21.26,14.8,-1.47386,1.68556,3.04567,Clear,5,0,0,,2275,3889,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04713556,44.355608529999998,5698,-12,10,10,2014-06-23 01:19:39.46-04,21.36,14.8,-1.47497,-2.73344,1.65536,Clear,5,0,0,,2275,3890,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047162290000003,44.355588849999997,5699,-13,10,10,2014-06-23 01:19:42.731-04,21.36,14.8,-1.44045,2.94261,1.13266,Clear,5,0,0,,2275,3891,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047162290000003,44.355588849999997,5700,-13,10,10,2014-06-23 01:19:43.956-04,21.37,14.8,-1.45328,2.60582,0.5774,Clear,5,0,0,,2275,3892,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047166930000003,44.355574570000002,5701,-14,10,10,2014-06-23 01:19:46.003-04,21.37,14.8,-1.41833,1.6109,-1.04818,Clear,5,0,0,,2275,3893,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.047005949999999,44.35775633,5702,-10,10,10,2014-06-23 01:20:43.699-04,21.3,14.8,-1.5093,1.48491,2.82413,Clear,5,0,0,,2275,3894,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04701317,44.357763689999999,5703,-9,9,11,2014-06-23 01:20:49.245-04,21.3,14.8,-1.46085,1.83144,-1.98327,Clear,5,0,0,,2275,3895,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04701317,44.357763689999999,5704,-9,9,11,2014-06-23 01:20:57.826-04,21.18,14.8,-1.44352,2.08179,-1.94492,Clear,5,0,0,,2275,3896,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04701317,44.357763689999999,5705,-9,9,11,2014-06-23 01:21:00.302-04,21.25,14.8,-1.44055,2.8107,-1.45982,Clear,5,0,0,,2275,3897,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.04701317,44.357763689999999,5706,-9,9,11,2014-06-23 01:21:06.717-04,21.3,14.8,-1.42139,-2.77773,-2.04422,Clear,5,0,0,,2275,3898,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046471569999994,44.360448269999999,5707,-18,9,11,2014-06-23 01:22:25.216-04,21.22,14.8,-1.5512,2.41748,-1.742,Clear,5,0,0,,2275,3899,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.046464749999998,44.360463439999997,5708,-19,10,10,2014-06-23 01:22:30.432-04,21.2,15.1,-1.47022,0.949524,2.86894,Clear,5,0,0,,2275,3900,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.046471240000002,44.360473910000003,5709,-19,10,10,2014-06-23 01:22:32.486-04,21.2,15.1,-1.42806,1.71036,-2.88805,Clear,5,0,0,,2275,3901,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.046458849999993,44.360483629999997,5710,-19,10,11,2014-06-23 01:22:34.481-04,21.32,15.1,-1.51421,-0.695479,1.47865,Clear,5,0,0,,2275,3902,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.046439550000002,44.36050298,5711,-19,10,11,2014-06-23 01:22:36.441-04,21.32,15.1,-1.48418,2.89866,-1.23718,Clear,5,0,0,,2275,3903,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.046420359999999,44.360516869999998,5712,-20,10,11,2014-06-23 01:22:38.423-04,21.27,15.1,-1.42921,2.73662,-1.7376,Clear,5,0,0,,2275,3904,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.046393640000005,44.360527410000003,5713,-18,9,11,2014-06-23 01:22:40.43-04,21.26,15.1,-1.49613,-2.64021,-0.757397,Clear,5,0,0,,2275,3905,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94
-68.046364269999998,44.36054035,5714,-18,9,11,2014-06-23 01:22:42.441-04,21.26,14.8,-1.52949,0.96244,2.90608,Clear,5,0,0,,2275,3906,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.046336089999997,44.36055563,5715,-17,9,11,2014-06-23 01:22:44.439-04,21.3,14.8,-1.4859,1.95683,-2.61749,Clear,5,0,0,,2275,3907,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.046313220000002,44.36057332,5716,-16,9,11,2014-06-23 01:22:46.469-04,21.3,15.1,-1.51211,1.61813,-3.07045,Clear,5,0,0,,2275,3908,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.046286429999995,44.360591470000003,5717,-16,9,11,2014-06-23 01:22:48.454-04,21.23,15.1,-1.48839,1.35446,3.14004,Clear,5,0,0,,2275,3909,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.046260689999997,44.36061068,5718,-15,9,11,2014-06-23 01:22:50.432-04,21.26,15.1,-1.54188,0.730885,2.55978,Clear,5,0,0,,2275,3910,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.046235300000006,44.36062984,5719,-15,9,11,2014-06-23 01:22:52.426-04,21.26,15.1,-1.38574,0.976729,2.56241,Clear,5,0,0,,2275,3911,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.046211439999993,44.360649359999996,5720,-15,9,11,2014-06-23 01:22:54.424-04,21.19,15.1,-1.45851,-0.456933,0.7483,Clear,5,0,0,,2275,3912,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.046195460000007,44.360670810000002,5721,-15,10,11,2014-06-23 01:22:56.434-04,21.19,15.1,-1.4701,1.96865,-3.11402,Clear,5,0,0,,2275,3913,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.01,4,18,94
-68.046184060000002,44.360692460000003,5722,-15,10,11,2014-06-23 01:22:58.477-04,21.2,15.1,-1.48396,1.31122,2.56036,Clear,5,0,0,,2275,3914,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.01,4,18,94
-68.046168339999994,44.36071244,5723,-15,10,11,2014-06-23 01:23:00.455-04,21.16,15.1,-1.47242,1.81925,2.98326,Clear,5,0,0,,2275,3915,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.01,4,18,94
-68.046146480000004,44.360730279999999,5724,-14,10,11,2014-06-23 01:23:02.432-04,21.16,15.1,-1.45427,2.9604,-2.24536,Clear,5,0,0,,2275,3916,a3465ddfeb5a2ad3,1,16,0.01,4,18,94
-68.04612729,44.36075084,5725,-13,10,11,2014-06-23 01:23:04.436-04,21.32,15.1,-1.43974,-1.79094,-0.971539,Clear,5,0,0,,2275,3917,a3465ddfeb5a2ad3,1,17,0.01,4,18,94
-68.046108520000004,44.360774599999999,5726,-13,10,11,2014-06-23 01:23:06.481-04,21.32,15.1,-1.4931,2.89828,-2.11076,Clear,5,0,0,,2275,3918,a3465ddfeb5a2ad3,1,18,0.01,4,18,94
-68.046085829999996,44.360792429999997,5727,-12,10,11,2014-06-23 01:23:08.434-04,21.28,15.1,-1.53454,0.904623,2.32934,Clear,5,0,0,,2275,3919,a3465ddfeb5a2ad3,1,19,0.01,4,18,94
-68.046057680000004,44.360802990000003,5728,-13,10,11,2014-06-23 01:23:10.464-04,21.28,15.1,-1.43991,1.58125,2.86523,Clear,5,0,0,,2275,3920,a3465ddfeb5a2ad3,1,20,0.01,4,18,94
-68.046036020000003,44.360815610000003,5729,-14,10,11,2014-06-23 01:23:12.472-04,21.2,15.1,-1.50483,2.64227,-2.98916,Clear,5,0,0,,2275,3921,a3465ddfeb5a2ad3,1,21,0.01,4,18,94
-68.046017030000002,44.360830239999999,5730,-13,9,11,2014-06-23 01:23:14.433-04,21.25,15.1,-1.50388,-1.9684,-1.67156,Clear,5,0,0,,2275,3922,a3465ddfeb5a2ad3,1,22,0.01,4,18,94
-68.045997569999997,44.360844129999997,5731,-13,9,11,2014-06-23 01:23:16.432-04,21.25,15.1,-1.52453,2.66759,3.11209,Clear,5,0,0,,2275,3923,a3465ddfeb5a2ad3,1,23,0.01,4,18,94
-68.045976269999998,44.360856519999997,5732,-12,9,11,2014-06-23 01:23:18.454-04,21.27,15.1,-1.45681,3.12109,-2.85487,Clear,5,0,0,,2275,3924,a3465ddfeb5a2ad3,1,24,0.01,4,18,94
-68.04595218,44.360866719999997,5733,-12,9,11,2014-06-23 01:23:20.476-04,21.27,15.1,-1.44247,1.49506,2.00425,Clear,5,0,0,,2275,3925,a3465ddfeb5a2ad3,1,25,0.01,4,18,94
-68.045926219999998,44.36087785,5734,-11,9,11,2014-06-23 01:23:22.466-04,21.32,15.1,-1.41893,-2.308,-2.62377,Clear,5,0,0,,2275,3926,a3465ddfeb5a2ad3,1,26,0.01,4,18,94
-68.045900770000003,44.360886120000004,5735,-11,9,11,2014-06-23 01:23:24.473-04,21.32,15.1,-1.38878,-1.71476,-2.33473,Clear,5,0,0,,2275,3927,a3465ddfeb5a2ad3,1,27,0.01,4,18,94
-68.04587644,44.360893240000003,5736,-12,9,11,2014-06-23 01:23:26.477-04,21.39,15.1,-1.52559,-0.435789,-1.09767,Clear,5,0,0,,2275,3928,a3465ddfeb5a2ad3,1,28,0.01,4,18,94
-68.045850889999997,44.360899510000003,5737,-12,10,11,2014-06-23 01:23:28.465-04,21.39,15.1,-1.45813,-0.322836,-1.30647,Clear,5,0,0,,2275,3929,a3465ddfeb5a2ad3,1,29,0.01,4,18,94
-68.045824569999994,44.360903899999997,5738,-11,9,11,2014-06-23 01:23:30.436-04,21.4,15.1,-1.50018,2.82007,2.02288,Clear,5,0,0,,2275,3930,a3465ddfeb5a2ad3,1,30,0.01,4,18,94
-68.045801420000004,44.360906159999999,5739,-14,9,12,2014-06-23 01:23:32.43-04,21.4,15.1,-1.45189,2.10644,1.21484,Clear,5,0,0,,2275,3931,a3465ddfeb5a2ad3,1,31,0.01,4,18,94
-68.045780649999998,44.360911110000004,5740,-14,9,12,2014-06-23 01:23:34.443-04,21.39,15.1,-1.46846,2.87296,1.84941,Clear,5,0,0,,2275,3932,a3465ddfeb5a2ad3,1,32,0.01,4,18,94
-68.045759509999996,44.360916449999998,5741,-15,9,12,2014-06-23 01:23:36.436-04,21.31,15.1,-1.39068,0.468823,-1.53514,Clear,5,0,0,,2275,3933,a3465ddfeb5a2ad3,1,33,0.01,4,18,94
-68.045737970000005,44.360923280000002,5742,-15,9,12,2014-06-23 01:23:38.438-04,21.31,15.1,-1.49999,1.60796,-0.248182,Clear,5,0,0,,2275,3934,a3465ddfeb5a2ad3,1,34,0.01,4,18,94
-68.045719349999999,44.360934759999999,5743,-16,9,12,2014-06-23 01:23:40.467-04,21.31,15.1,-1.37069,0.640184,-2.00274,Clear,5,0,0,,2275,3935,a3465ddfeb5a2ad3,1,35,0.01,4,18,94
-68.045691939999998,44.36094216,5744,-16,9,12,2014-06-23 01:23:42.483-04,21.45,15.1,-1.47239,2.71122,0.288191,Clear,5,0,0,,2275,3936,a3465ddfeb5a2ad3,1,36,0.01,4,18,94
-68.045666179999998,44.360952849999997,5745,-16,9,12,2014-06-23 01:23:44.444-04,21.33,15.1,-1.43557,2.58725,-0.682552,Clear,5,0,0,,2275,3937,a3465ddfeb5a2ad3,1,37,0.01,4,18,94
-68.045636549999998,44.360960900000002,5746,-16,10,12,2014-06-23 01:23:46.443-04,21.33,15.1,-1.39235,1.42106,-2.00857,Clear,5,0,0,,2275,3938,a3465ddfeb5a2ad3,1,38,0.01,4,18,94
-68.045605370000004,44.360965450000002,5747,-17,9,11,2014-06-23 01:23:48.428-04,21.34,15.1,-1.49504,0.486737,-2.59993,Clear,5,0,0,,2275,3939,a3465ddfeb5a2ad3,1,39,0.01,4,18,94
-68.045574729999998,44.360968679999999,5748,-18,9,11,2014-06-23 01:23:50.446-04,21.34,15.1,-1.41429,1.03602,-2.666,Clear,5,0,0,,2275,3940,a3465ddfeb5a2ad3,1,40,0.01,4,18,94
-68.045544219999996,44.360974570000003,5749,-17,9,11,2014-06-23 01:23:52.457-04,21.22,15.1,-1.49522,-0.647884,1.72926,Clear,5,0,0,,2275,3941,a3465ddfeb5a2ad3,1,41,0.01,4,18,94
-68.045511480000002,44.360985509999999,5750,-16,9,11,2014-06-23 01:23:54.455-04,21.14,15.1,-1.4797,-2.541,-1.09099,Clear,5,0,0,,2275,3942,a3465ddfeb5a2ad3,1,42,0.01,4,18,94
-68.045478099999997,44.360996280000002,5751,-17,10,11,2014-06-23 01:23:56.441-04,21.14,15.1,-1.45822,-0.936994,0.840982,Clear,5,0,0,,2275,3943,a3465ddfeb5a2ad3,1,43,0.01,4,18,94
-68.045441800000006,44.361005079999998,5752,-17,9,11,2014-06-23 01:23:58.481-04,21.35,14.8,-1.44796,-0.792059,0.909647,Clear,5,0,0,,2275,3944,a3465ddfeb5a2ad3,1,44,0.01,4,18,94
-68.045405110000004,44.361013999999997,5753,-18,9,11,2014-06-23 01:24:00.435-04,21.35,14.8,-1.50677,2.90461,-2.55291,Clear,5,0,0,,2275,3945,a3465ddfeb5a2ad3,1,45,0.01,4,18,94
-68.045368159999995,44.3610186,5754,-19,9,11,2014-06-23 01:24:02.447-04,21.17,15.1,-1.45663,-2.04639,-1.46315,Clear,5,0,0,,2275,3946,a3465ddfeb5a2ad3,1,46,0.01,4,18,94
-68.04533001,44.361024049999997,5755,-19,9,12,2014-06-23 01:24:04.426-04,21.17,15.1,-1.53588,-1.72951,-1.03272,Clear,5,0,0,,2275,3947,a3465ddfeb5a2ad3,1,47,0.01,4,18,94
-68.042542339999997,44.361495959999999,5756,-13,9,11,2014-06-23 01:25:37.416-04,21.22,14.8,-1.49224,1.66376,2.63116,Clear,5,0,0,,2275,3948,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.01,4,18,94
-68.042541600000007,44.36150551,5757,-13,9,9,2014-06-23 01:25:40.427-04,21.21,14.8,-1.48568,2.20674,3.04977,Clear,5,0,0,,2275,3949,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.042510300000004,44.361523300000002,5758,-12,9,9,2014-06-23 01:25:48.432-04,21.29,14.8,-1.46007,3.09161,-2.36957,Clear,5,0,0,,2275,3950,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.042484139999999,44.361541619999997,5759,-13,10,9,2014-06-23 01:25:50.443-04,21.29,14.8,-1.52002,-0.351325,0.88869,Clear,5,0,0,,2275,3951,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.042457350000006,44.361564549999998,5760,-12,10,9,2014-06-23 01:25:52.501-04,21.33,14.8,-1.53595,-1.40901,-0.152576,Clear,5,0,0,,2275,3952,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.042434060000005,44.361592539999997,5761,-11,10,10,2014-06-23 01:25:54.456-04,21.26,14.8,-1.45946,0.292794,1.84833,Clear,5,0,0,,2275,3953,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.042406920000005,44.361618659999998,5762,-9,10,10,2014-06-23 01:25:56.433-04,21.26,14.8,-1.5098,-0.67178,0.501743,Clear,5,0,0,,2275,3954,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94
-68.042380539999996,44.36164007,5763,-10,10,11,2014-06-23 01:25:58.511-04,21.3,14.8,-1.44284,3.03345,-2.30857,Clear,5,0,0,,2275,3955,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.042354689999996,44.361658179999999,5764,-10,10,7,2014-06-23 01:26:00.462-04,21.3,14.8,-1.52916,2.16099,-2.69106,Clear,5,0,0,,2275,3956,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.042327889999996,44.361672759999998,5765,-10,4,7,2014-06-23 01:26:02.473-04,21.23,14.8,-1.35256,0.421598,1.84182,Clear,5,0,0,,2275,3957,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.042305229999997,44.36168919,5766,-11,4,9,2014-06-23 01:26:04.432-04,21.23,14.8,-1.38334,-0.145422,1.68496,Clear,5,0,0,,2275,3958,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.042280039999994,44.361705229999998,5767,-11,4,10,2014-06-23 01:26:06.426-04,21.22,14.8,-1.37273,-0.388753,1.58261,Clear,5,0,0,,2275,3959,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.042256499999993,44.36172553,5768,-11,4,9,2014-06-23 01:26:08.435-04,21.22,14.8,-1.54513,-2.53473,-0.871632,Clear,5,0,0,,2275,3960,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.042234980000003,44.36174389,5769,-11,4,9,2014-06-23 01:26:10.425-04,21.22,14.8,-1.51446,2.49396,-2.2888,Clear,5,0,0,,2275,3961,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.042204310000002,44.361754820000002,5770,-11,4,9,2014-06-23 01:26:12.416-04,21.2,14.8,-1.4589,2.05418,3.08068,Clear,5,0,0,,2275,3962,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.01,4,18,94
-68.042179320000002,44.361766869999997,5771,-13,4,8,2014-06-23 01:26:14.485-04,21.2,14.8,-1.53777,-1.71386,-0.860568,Clear,5,0,0,,2275,3963,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.01,4,18,94
-68.042163329999994,44.36178272,5772,-12,4,10,2014-06-23 01:26:16.447-04,21.23,14.8,-1.49425,1.78004,2.99721,Clear,5,0,0,,2275,3964,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.01,4,18,94
-68.042158009999994,44.361803469999998,5773,-12,5,8,2014-06-23 01:26:18.424-04,21.25,14.8,-1.47299,-1.50634,-0.676594,Clear,5,0,0,,2275,3965,a3465ddfeb5a2ad3,1,16,0.01,4,18,94
-68.042146430000003,44.36182652,5774,-12,5,9,2014-06-23 01:26:20.435-04,21.25,14.8,-1.4351,1.92159,3.05599,Clear,5,0,0,,2275,3966,a3465ddfeb5a2ad3,1,17,0.01,4,18,94
-68.042118239999994,44.36184162,5775,-13,5,9,2014-06-23 01:26:22.454-04,21.28,14.8,-1.47085,1.99953,-3.14086,Clear,5,0,0,,2275,3967,a3465ddfeb5a2ad3,1,18,0.01,4,18,94
-68.042098229999993,44.36185932,5776,-14,6,8,2014-06-23 01:26:24.44-04,21.28,14.8,-1.43868,1.21649,2.6053,Clear,5,0,0,,2275,3968,a3465ddfeb5a2ad3,1,19,0.01,4,18,94
-68.04207633,44.361878879999999,5777,-12,6,9,2014-06-23 01:26:26.509-04,21.32,14.8,-1.47471,1.19295,2.49868,Clear,5,0,0,,2275,3969,a3465ddfeb5a2ad3,1,20,0.01,4,18,94
-68.042052459999994,44.361901549999999,5778,-9,6,9,2014-06-23 01:26:28.469-04,21.32,14.8,-1.43201,0.495029,1.82601,Clear,5,0,0,,2275,3970,a3465ddfeb5a2ad3,1,21,0.01,4,18,94
-68.042038500000004,44.361927039999998,5779,-10,5,8,2014-06-23 01:26:30.428-04,21.24,14.8,-1.45506,2.8718,-2.53351,Clear,5,0,0,,2275,3971,a3465ddfeb5a2ad3,1,22,0.01,4,18,94
-68.042025280000004,44.36194819,5780,-11,5,9,2014-06-23 01:26:32.428-04,21.27,14.8,-1.50717,-1.36366,-0.520964,Clear,5,0,0,,2275,3972,a3465ddfeb5a2ad3,1,23,0.01,4,18,94
-68.042010160000004,44.361967569999997,5781,-12,4,9,2014-06-23 01:26:34.445-04,21.27,14.8,-1.54009,2.06649,-2.93361,Clear,5,0,0,,2275,3973,a3465ddfeb5a2ad3,1,24,0.01,4,18,94
-68.041988619999998,44.361982050000002,5782,-11,5,7,2014-06-23 01:26:36.469-04,21.34,14.8,-1.46835,-2.78137,-1.85782,Clear,5,0,0,,2275,3974,a3465ddfeb5a2ad3,1,25,0.01,4,18,94
-68.041967490000005,44.361996580000003,5783,-11,4,10,2014-06-23 01:26:38.444-04,21.34,14.8,-1.46892,0.0916918,1.77736,Clear,5,0,0,,2275,3975,a3465ddfeb5a2ad3,1,26,0.01,4,18,94
-68.041947019999995,44.36201433,5784,-11,4,10,2014-06-23 01:26:40.46-04,21.22,14.8,-1.48209,0.930606,2.45603,Clear,5,0,0,,2275,3976,a3465ddfeb5a2ad3,1,27,0.01,4,18,94
-68.041917799999993,44.362021079999999,5785,-13,4,10,2014-06-23 01:26:42.428-04,21.22,14.8,-1.44838,-2.45299,-1.37102,Clear,5,0,0,,2275,3977,a3465ddfeb5a2ad3,1,28,0.01,4,18,94
-68.041890769999995,44.362027449999999,5786,-15,4,10,2014-06-23 01:26:44.468-04,21.32,14.8,-1.41307,2.97898,-2.33686,Clear,5,0,0,,2275,3978,a3465ddfeb5a2ad3,1,29,0.01,4,18,94
-68.04186199,44.36202884,5787,-17,4,8,2014-06-23 01:26:46.441-04,21.32,14.8,-1.46724,-0.625906,0.735976,Clear,5,0,0,,2275,3979,a3465ddfeb5a2ad3,1,30,0.01,4,18,94
-68.041830200000007,44.362028469999998,5788,-19,4,9,2014-06-23 01:26:48.452-04,21.36,14.8,-1.44916,-3.03137,-2.01342,Clear,5,0,0,,2275,3980,a3465ddfeb5a2ad3,1,31,0.01,4,18,94
-68.041798619999994,44.362034029999997,5789,-20,5,8,2014-06-23 01:26:50.445-04,21.22,14.8,-1.4509,-2.32995,-1.36963,Clear,5,0,0,,2275,3981,a3465ddfeb5a2ad3,1,32,0.01,4,18,94
-68.041767469999996,44.362040630000003,5790,-20,5,10,2014-06-23 01:26:52.419-04,21.22,14.8,-1.4679,0.242895,1.71348,Clear,5,0,0,,2275,3982,a3465ddfeb5a2ad3,1,33,0.01,4,18,94
-68.041741340000002,44.36205504,5791,-20,4,11,2014-06-23 01:26:54.451-04,21.32,14.8,-1.48331,0.402896,1.78298,Clear,5,0,0,,2275,3983,a3465ddfeb5a2ad3,1,34,0.01,4,18,94
-68.041723399999995,44.362076199999997,5792,-21,4,11,2014-06-23 01:26:56.474-04,21.32,14.8,-1.5006,-0.448867,1.14724,Clear,5,0,0,,2275,3984,a3465ddfeb5a2ad3,1,35,0.01,4,18,94
-68.041702830000006,44.362097689999999,5793,-19,4,9,2014-06-23 01:26:58.428-04,21.22,14.8,-1.52469,-0.787687,0.780849,Clear,5,0,0,,2275,3985,a3465ddfeb5a2ad3,1,36,0.01,4,18,94
-68.041676550000005,44.362116120000003,5794,-19,4,10,2014-06-23 01:27:00.438-04,21.33,14.8,-1.47132,-2.8428,-1.84127,Clear,5,0,0,,2275,3986,a3465ddfeb5a2ad3,1,37,0.01,4,18,94
-68.041655219999996,44.362135389999999,5795,-19,4,8,2014-06-23 01:27:02.428-04,21.33,14.8,-1.35453,1.7684,-3.00764,Clear,5,0,0,,2275,3987,a3465ddfeb5a2ad3,1,38,0.01,4,18,94
-68.0416266,44.362145650000002,5796,-18,10,10,2014-06-23 01:27:04.426-04,21.27,14.8,-1.50755,-1.40795,0.233848,Clear,5,0,0,,2275,3988,a3465ddfeb5a2ad3,1,39,0.01,4,18,94
-68.041598730000004,44.36215379,5797,-20,10,10,2014-06-23 01:27:06.427-04,21.27,14.8,-1.43396,2.00728,3.00612,Clear,5,0,0,,2275,3989,a3465ddfeb5a2ad3,1,40,0.01,4,18,94
-68.041574550000007,44.36216048,5798,-20,10,9,2014-06-23 01:27:08.477-04,21.19,14.8,-1.45442,0.81072,1.41269,Clear,5,0,0,,2275,3990,a3465ddfeb5a2ad3,1,41,0.01,4,18,94
-68.041554959999999,44.362170599999999,5799,-21,10,7,2014-06-23 01:27:10.43-04,21.19,14.8,-1.48682,0.219322,0.44361,Clear,5,0,0,,2275,3991,a3465ddfeb5a2ad3,1,42,0.01,4,18,94
-68.041529069999996,44.362183260000002,5800,-22,13,7,2014-06-23 01:27:12.428-04,21.35,14.8,-1.37343,-1.21986,-1.43183,Clear,5,0,0,,2275,3992,a3465ddfeb5a2ad3,1,43,0.01,4,18,94

-68.04149434,44.362186190000003,5801,-22,10,10,2014-06-23 01:27:14.424-04,21.35,14.8,-1.38607,-0.510339,-0.343002,Clear,5,0,0,,2275,3993,a3465ddfeb5a2ad3,1,44,0.01,4,18,94
-68.041461920000003,44.362192489999998,5802,-20,10,10,2014-06-23 01:27:16.494-04,21.35,14.8,-1.44145,-2.02004,-1.9135,Clear,5,0,0,,2275,3994,a3465ddfeb5a2ad3,1,45,0.01,4,18,94
-68.041430680000005,44.362204269999999,5803,-18,10,10,2014-06-23 01:27:18.538-04,21.35,14.8,-1.48757,-1.0696,-0.798349,Clear,5,0,0,,2275,3995,a3465ddfeb5a2ad3,1,46,0.01,4,18,94
-68.041401559999997,44.36221562,5804,-19,10,11,2014-06-23 01:27:20.431-04,21.43,14.8,-1.4725,-1.84222,-1.61004,Clear,5,0,0,,2275,3996,a3465ddfeb5a2ad3,1,47,0.01,4,18,94
-68.041371609999999,44.362223999999998,5805,-19,10,11,2014-06-23 01:27:22.444-04,21.28,14.8,-1.40104,-1.87145,-1.81588,Clear,5,0,0,,2275,3997,a3465ddfeb5a2ad3,1,48,0.01,4,18,94
-68.041345370000002,44.36223502,5806,-19,10,11,2014-06-23 01:27:24.458-04,21.28,14.5,-1.50087,0.83526,1.25337,Clear,5,0,0,,2275,3998,a3465ddfeb5a2ad3,1,49,0.01,4,18,94
-68.04131848,44.362244429999997,5807,-20,10,11,2014-06-23 01:27:26.43-04,21.42,14.5,-1.53975,2.16848,2.44912,Clear,5,0,0,,2275,3999,a3465ddfeb5a2ad3,1,50,0.01,4,18,94
-68.041289019999994,44.362252400000003,5808,-20,9,11,2014-06-23 01:27:28.47-04,21.42,14.5,-1.35892,-0.666619,2.38192,Clear,5,0,0,,2275,4000,a3465ddfeb5a2ad3,1,51,0.01,4,18,94
-68.041261559999995,44.362260319999997,5809,-18,10,11,2014-06-23 01:27:30.475-04,21.34,14.5,-1.45699,-2.55635,0.995533,Clear,5,0,0,,2275,4001,a3465ddfeb5a2ad3,1,52,0.01,4,18,94
-68.041232980000004,44.362266920000003,5810,-19,9,11,2014-06-23 01:27:32.461-04,21.34,14.5,-1.3966,-1.65274,2.12435,Clear,5,0,0,,2275,4002,a3465ddfeb5a2ad3,1,53,0.01,4,18,94
-68.041202069999997,44.362273989999998,5811,-19,9,11,2014-06-23 01:27:34.425-04,21.2,14.5,-1.42429,-1.23216,2.14062,Clear,5,0,0,,2275,4003,a3465ddfeb5a2ad3,1,54,0.01,4,18,94
-68.041165840000005,44.362279129999997,5812,-19,9,11,2014-06-23 01:27:36.443-04,21.2,14.5,-1.45056,-0.207138,2.93502,Clear,5,0,0,,2275,4004,a3465ddfeb5a2ad3,1,55,0.01,4,18,94
-68.04112784,44.362284299999999,5813,-18,9,12,2014-06-23 01:27:38.445-04,21.31,14.5,-1.46954,-0.722652,2.43275,Clear,5,0,0,,2275,4005,a3465ddfeb5a2ad3,1,56,0.01,4,18,94
-68.041089779999993,44.362292150000002,5814,-18,9,12,2014-06-23 01:27:40.448-04,21.26,14.5,-1.42442,-0.515875,2.55159,Clear,5,0,0,,2275,4006,a3465ddfeb5a2ad3,1,57,0.01,4,18,94
-68.04105122,44.362298019999997,5815,-18,9,12,2014-06-23 01:27:42.456-04,21.26,14.5,-1.44511,-0.797629,2.26918,Clear,5,0,0,,2275,4007,a3465ddfeb5a2ad3,1,58,0.01,4,18,94
-68.041015709999996,44.362303490000002,5816,-17,9,12,2014-06-23 01:27:44.467-04,21.3,14.5,-1.42939,1.18015,-2.49959,Clear,5,0,0,,2275,4008,a3465ddfeb5a2ad3,1,59,0.01,4,18,94
-68.04097822,44.36231119,5817,-18,9,12,2014-06-23 01:27:46.464-04,21.3,14.5,-1.43422,-1.39999,-0.12317,Clear,5,0,0,,2275,4009,a3465ddfeb5a2ad3,1,60,0.01,4,18,94
-68.040942970000003,44.362320369999999,5818,-19,9,12,2014-06-23 01:27:48.456-04,21.2,14.5,-1.54576,2.49567,-2.32728,Clear,5,0,0,,2275,4010,a3465ddfeb5a2ad3,1,61,0.01,4,18,94
-68.040915600000005,44.362330589999999,5819,-19,9,12,2014-06-23 01:27:50.459-04,21.2,14.5,-1.52905,-1.03795,0.704923,Clear,5,0,0,,2275,4011,a3465ddfeb5a2ad3,1,62,0.01,4,18,94
-68.040888789999997,44.36233987,5820,-20,9,12,2014-06-23 01:27:52.426-04,21.31,14.5,-1.51276,-0.772471,1.1951,Clear,5,0,0,,2275,4012,a3465ddfeb5a2ad3,1,63,0.01,4,18,94
-68.040858869999994,44.362348519999998,5821,-19,9,12,2014-06-23 01:27:54.454-04,21.3,14.5,-1.48463,1.27485,2.85396,Clear,5,0,0,,2275,4013,a3465ddfeb5a2ad3,1,64,0.01,4,18,94
-68.04083285,44.36235783,5822,-19,9,12,2014-06-23 01:27:56.498-04,21.3,14.5,-1.55592,-0.496817,0.94826,Clear,5,0,0,,2275,4014,a3465ddfeb5a2ad3,1,65,0.01,4,18,94
-68.040803609999998,44.362360170000002,5823,-19,9,12,2014-06-23 01:27:58.444-04,21.22,14.5,-1.47132,-1.94088,-0.391665,Clear,5,0,0,,2275,4015,a3465ddfeb5a2ad3,1,66,0.01,4,18,94
-68.040775699999998,44.362366469999998,5824,-19,10,12,2014-06-23 01:28:00.462-04,21.22,14.5,-1.52861,-2.26024,-0.248828,Clear,5,0,0,,2275,4016,a3465ddfeb5a2ad3,1,67,0.01,4,18,94
-68.040745119999997,44.362366809999997,5825,-20,10,12,2014-06-23 01:28:02.43-04,21.25,14.5,-1.45201,-2.65472,-0.937916,Clear,5,0,0,,2275,4017,a3465ddfeb5a2ad3,1,68,0.01,4,18,94
-68.0407139,44.362365349999997,5826,-20,9,12,2014-06-23 01:28:04.469-04,21.25,14.5,-1.41373,0.865483,2.85243,Clear,5,0,0,,2275,4018,a3465ddfeb5a2ad3,1,69,0.01,4,18,94
-68.040680710000004,44.362362740000002,5827,-20,9,12,2014-06-23 01:28:06.445-04,21.32,14.5,-1.51442,-1.93475,-0.0191365,Clear,5,0,0,,2275,4019,a3465ddfeb5a2ad3,1,70,0.01,4,18,94
-68.040645699999999,44.362362699999998,5828,-20,10,12,2014-06-23 01:28:08.429-04,21.17,14.5,-1.38379,1.22382,3.01191,Clear,5,0,0,,2275,4020,a3465ddfeb5a2ad3,1,71,0.01,4,18,94
-68.040609549999999,44.36236349,5829,-20,11,12,2014-06-23 01:28:10.453-04,21.17,14.5,-1.53826,1.56508,-3.07542,Clear,5,0,0,,2275,4021,a3465ddfeb5a2ad3,1,72,0.01,4,18,94
-68.040227229999999,44.362464199999998,5830,-22,9,11,2014-06-23 01:28:40.441-04,21.23,14.5,-1.48373,2.09256,-2.75693,Clear,5,0,0,,2275,4022,a3465ddfeb5a2ad3,1,0,0.01,4,18,94
-68.040195280000006,44.362469410000003,5831,-22,9,11,2014-06-23 01:28:42.486-04,21.28,14.5,-1.46989,-1.79399,-0.734071,Clear,5,0,0,,2275,4023,a3465ddfeb5a2ad3,1,1,0.01,4,18,94
-68.040164959999998,44.362474939999998,5832,-22,10,11,2014-06-23 01:28:44.486-04,21.28,14.5,-1.50808,-1.83723,-0.681281,Clear,5,0,0,,2275,4024,a3465ddfeb5a2ad3,1,2,0.01,4,18,94
-68.040135359999994,44.362478969999998,5833,-21,9,11,2014-06-23 01:28:46.442-04,21.23,14.5,-1.47083,2.7313,-2.04288,Clear,5,0,0,,2275,4025,a3465ddfeb5a2ad3,1,3,0.01,4,18,94
-68.040104189999994,44.362480089999998,5834,-22,9,11,2014-06-23 01:28:48.475-04,21.31,14.5,-1.53087,-2.35216,-0.491331,Clear,5,0,0,,2275,4026,a3465ddfeb5a2ad3,1,4,0.01,4,18,94
-68.040072910000006,44.362483539999999,5835,-22,10,11,2014-06-23 01:28:50.461-04,21.31,14.5,-1.53087,0.637905,2.81029,Clear,5,0,0,,2275,4027,a3465ddfeb5a2ad3,1,5,0.01,4,18,94
-68.040038589999995,44.362485980000002,5836,-24,9,11,2014-06-23 01:28:52.438-04,21.19,14.5,-1.5317,1.59874,-2.56958,Clear,5,0,0,,2275,4028,a3465ddfeb5a2ad3,1,6,0.01,4,18,94
-68.040007790000004,44.362492279999998,5837,-23,10,11,2014-06-23 01:28:54.431-04,21.19,14.5,-1.45874,0.724574,3.09072,Clear,5,0,0,,2275,4029,a3465ddfeb5a2ad3,1,7,0.01,4,18,94
-68.039978140000002,44.362499990000003,5838,-23,9,11,2014-06-23 01:28:56.487-04,21.32,14.5,-1.4968,-2.78385,-0.28714,Clear,5,0,0,,2275,4030,a3465ddfeb5a2ad3,1,8,0.01,4,18,94
-68.0399484,44.362509590000002,5839,-22,9,11,2014-06-23 01:28:58.438-04,21.32,14.5,-1.54701,-2.56385,0.172195,Clear,5,0,0,,2275,4031,a3465ddfeb5a2ad3,1,9,0.01,4,18,94
-68.039919139999995,44.362524450000002,5840,-22,9,11,2014-06-23 01:29:00.445-04,21.22,14.5,-1.50504,-2.11921,0.188959,Clear,5,0,0,,2275,4032,a3465ddfeb5a2ad3,1,10,0.01,4,18,94
-68.039890650000004,44.362539150000003,5841,-20,9,11,2014-06-23 01:29:02.433-04,21.34,14.5,-1.52792,0.358489,-3.0596,Clear,5,0,0,,2275,4033,a3465ddfeb5a2ad3,1,11,0.01,4,18,94
-68.039862940000006,44.362545359999999,5842,-19,9,11,2014-06-23 01:29:04.429-04,21.34,14.5,-1.50163,1.60324,-2.25576,Clear,5,0,0,,2275,4034,a3465ddfeb5a2ad3,1,12,0.01,4,18,94
-68.039834189999993,44.362550259999999,5843,-19,9,11,2014-06-23 01:29:06.458-04,21.25,14.5,-1.44615,1.73818,-2.98851,Clear,5,0,0,,2275,4035,a3465ddfeb5a2ad3,1,13,0.01,4,18,94
-68.039803269999993,44.362555469999997,5844,-19,10,11,2014-06-23 01:29:08.486-04,21.25,14.5,-1.5107,2.19645,-2.69512,Clear,5,0,0,,2275,4036,a3465ddfeb5a2ad3,1,14,0.01,4,18,94
-68.039776989999993,44.362559709999999,5845,-20,10,11,2014-06-23 01:29:10.481-04,21.2,14.5,-1.54979,2.46466,-2.57047,Clear,5,0,0,,2275,4037,a3465ddfeb5a2ad3,1,15,0.01,4,18,94
-68.039751449999997,44.362568250000002,5846,-20,10,11,2014-06-23 01:29:12.435-04,21.24,14.5,-1.5048,0.156717,1.28735,Clear,5,0,0,,2275,4038,a3465ddfeb5a2ad3,1,16,0.01,4,18,94
-68.039728299999993,44.362580629999997,5847,-20,9,11,2014-06-23 01:29:14.43-04,21.24,14.5,-1.51787,-2.31472,-1.69355,Clear,5,0,0,,2275,4039,a3465ddfeb5a2ad3,1,17,0.01,4,18,94
-68.039703360000004,44.362593500000003,5848,-20,9,11,2014-06-23 01:29:16.471-04,21.3,14.5,-1.36906,-1.33681,-1.21109,Clear,5,0,0,,2275,4040,a3465ddfeb5a2ad3,1,18,0.01,4,18,94
-68.039677909999995,44.362604509999997,5849,-20,9,11,2014-06-23 01:29:18.451-04,21.3,14.5,-1.55981,-3.0037,-2.81356,Clear,5,0,0,,2275,4041,a3465ddfeb5a2ad3,1,19,0.01,4,18,94
-68.039651300000003,44.362614290000003,5850,-20,9,11,2014-06-23 01:29:20.431-04,21.35,14.5,-1.46651,-1.82005,-2.00867,Clear,5,0,0,,2275,4042,a3465ddfeb5a2ad3,1,20,0.01,4,18,94
-68.039626859999998,44.362625020000003,5851,-19,9,11,2014-06-23 01:29:22.433-04,21.35,14.1,-1.53995,2.30601,2.36178,Clear,5,0,0,,2275,4043,a3465ddfeb5a2ad3,1,21,0.01,4,18,94
-68.039604550000007,44.362637040000003,5852,-20,9,11,2014-06-23 01:29:24.449-04,21.3,14.1,-1.48772,-1.1573,-1.29676,Clear,5,0,0,,2275,4044,a3465ddfeb5a2ad3,1,22,0.01,4,18,94
-68.039578019999993,44.36264956,5853,-20,9,11,2014-06-23 01:29:26.431-04,21.3,14.1,-1.34791,-1.34886,-1.29571,Clear,5,0,0,,2275,4045,a3465ddfeb5a2ad3,1,23,0.01,4,18,94
-68.039547639999995,44.362660390000002,5854,-20,9,11,2014-06-23 01:29:28.436-04,21.42,14.1,-1.38621,-1.82436,-1.65297,Clear,5,0,0,,2275,4046,a3465ddfeb5a2ad3,1,24,0.01,4,18,94
-68.039517680000003,44.36267187,5855,-20,9,11,2014-06-23 01:29:30.438-04,21.42,14.1,-1.41721,0.139402,1.48807,Clear,5,0,0,,2275,4047,a3465ddfeb5a2ad3,1,25,0.01,4,18,94
-68.039488610000006,44.362682820000003,5856,-20,9,11,2014-06-23 01:29:32.462-04,21.27,14.1,-1.44937,-0.024477,1.34203,Clear,5,0,0,,2275,4048,a3465ddfeb5a2ad3,1,26,0.01,4,18,94
-68.039461309999993,44.36269619,5857,-20,10,11,2014-06-23 01:29:34.49-04,21.27,14.1,-1.51494,1.43472,2.63161,Clear,5,0,0,,2275,4049,a3465ddfeb5a2ad3,1,27,0.01,4,18,94
-68.039434749999998,44.362712799999997,5858,-19,9,11,2014-06-23 01:29:36.441-04,21.27,14.1,-1.51659,0.140494,1.4765,Clear,5,0,0,,2275,4050,a3465ddfeb5a2ad3,1,28,0.01,4,18,94
-68.039407109999999,44.36272657,5859,-20,9,11,2014-06-23 01:29:38.443-04,21.32,14.1,-1.51391,1.85049,-2.95614,Clear,5,0,0,,2275,4051,a3465ddfeb5a2ad3,1,29,0.01,4,18,94
-68.039382130000007,44.36274015,5860,-20,9,11,2014-06-23 01:29:40.51-04,21.32,14.1,-1.38522,1.68505,3.08108,Clear,5,0,0,,2275,4052,a3465ddfeb5a2ad3,1,30,0.01,4,18,94
-68.039357519999996,44.362754219999999,5861,-20,9,11,2014-06-23 01:29:42.433-04,21.23,14.1,-1.40917,0.648656,2.07498,Clear,5,0,0,,2275,4053,a3465ddfeb5a2ad3,1,31,0.01,4,18,94
-68.039331529999998,44.362765199999998,5862,-20,9,11,2014-06-23 01:29:44.446-04,21.23,14.1,-1.54545,-0.341814,1.0489,Clear,5,0,0,,2275,4054,a3465ddfeb5a2ad3,1,32,0.01,4,18,94
-68.03930932,44.362778249999998,5863,-20,9,11,2014-06-23 01:29:46.432-04,21.23,14.1,-1.46976,2.65827,-2.38488,Clear,5,0,0,,2275,4055,a3465ddfeb5a2ad3,1,33,0.01,4,18,94
-68.039286279999999,44.362792409999997,5864,-19,9,11,2014-06-23 01:29:48.445-04,21.31,14.1,-1.54322,-2.99564,-1.70514,Clear,5,0,0,,2275,4056,a3465ddfeb5a2ad3,1,34,0.01,4,18,94
-68.039263930000004,44.36280953,5865,-19,9,11,2014-06-23 01:29:50.446-04,21.31,14.1,-1.40024,1.77876,2.6237,Clear,5,0,0,,2275,4057,a3465ddfeb5a2ad3,1,35,0.01,4,18,94
-68.039259920000006,44.362833870000003,5866,-19,10,11,2014-06-23 01:29:52.422-04,21.2,14.1,-1.41595,1.85459,1.85742,Clear,5,0,0,,2275,4058,a3465ddfeb5a2ad3,1,36,0.01,4,18,94
-68.039292639999999,44.362843609999999,5867,-18,9,11,2014-06-23 01:29:54.495-04,21.2,14.1,-1.42419,-2.49554,2.10425,Clear,5,0,0,,2275,4059,a3465ddfeb5a2ad3,1,37,0.01,4,18,94
-68.039313489999998,44.362813279999997,5868,-20,10,11,2014-06-23 01:29:56.47-04,21.35,14.1,-1.35455,-2.2303,1.97446,Clear,5,0,0,,2275,4060,a3465ddfeb5a2ad3,1,38,0.01,4,18,94
-68.039333479999996,44.362788559999998,5869,-20,10,11,2014-06-23 01:29:58.438-04,21.35,14.1,-1.53456,1.95453,-0.633746,Clear,5,0,0,,2275,4061,a3465ddfeb5a2ad3,1,39,0.01,4,18,94
-68.039360299999998,44.362774799999997,5870,-19,10,11,2014-06-23 01:30:00.472-04,21.25,14.1,-1.39125,1.02859,-2.0349,Clear,5,0,0,,2275,4062,a3465ddfeb5a2ad3,1,40,0.01,4,18,94
-68.039387110000007,44.362762500000002,5871,-20,11,11,2014-06-23 01:30:02.451-04,21.28,14.1,-1.51796,1.43241,-0.934461,Clear,5,0,0,,2275,4063,a3465ddfeb5a2ad3,1,41,0.01,4,18,94
-68.03941897,44.362752800000003,5872,-20,10,10,2014-06-23 01:30:04.445-04,21.28,14.1,-1.47875,0.976069,-1.55866,Clear,5,0,0,,2275,4064,a3465ddfeb5a2ad3,1,42,0.01,4,18,94
-68.039447460000005,44.362742419999996,5873,-20,10,10,2014-06-23 01:30:06.477-04,21.32,14.1,-1.51715,2.38775,0.130447,Clear,5,0,0,,2275,4065,a3465ddfeb5a2ad3,1,43,0.01,4,18,94
-68.039471349999999,44.3627313,5874,-20,11,10,2014-06-23 01:30:08.442-04,21.32,14.1,-1.47435,-2.51809,2.33762,Clear,5,0,0,,2275,4066,a3465ddfeb5a2ad3,1,44,0.01,4,18,94
-68.039493190000002,44.362720090000003,5875,-20,10,11,2014-06-23 01:30:10.441-04,21.23,14.1,-1.41005,-0.608238,-2.16945,Clear,5,0,0,,2275,4067,a3465ddfeb5a2ad3,1,45,0.01,4,18,94
-68.039516750000004,44.362706639999999,5876,-19,10,11,2014-06-23 01:30:12.451-04,21.23,14.1,-1.45989,-2.43984,2.50118,Clear,5,0,0,,2275,4068,a3465ddfeb5a2ad3,1,46,0.01,4,18,94
-68.039541679999999,44.362693729999997,5877,-20,10,11,2014-06-23 01:30:14.439-04,21.4,14.1,-1.45706,-2.21362,3.04927,Clear,5,0,0,,2275,4069,a3465ddfeb5a2ad3,1,47,0.01,4,18,94
-68.039566289999996,44.362682220000003,5878,-20,10,11,2014-06-23 01:30:16.439-04,21.4,14.1,-1.46801,-1.77596,-3.04489,Clear,5,0,0,,2275,4070,a3465ddfeb5a2ad3,1,48,0.01,4,18,94
-68.039590869999998,44.36267248,5879,-20,9,11,2014-06-23 01:30:18.427-04,21.25,14.1,-1.43724,0.790839,0.106277,Clear,5,0,0,,2275,4071,a3465ddfeb5a2ad3,1,49,0.01,4,18,94
-68.039617320000005,44.36266175,5880,-21,10,11,2014-06-23 01:30:20.48-04,21.32,14.1,-1.49828,-1.40522,-2.21077,Clear,5,0,0,,2275,4072,a3465ddfeb5a2ad3,1,50,0.01,4,18,94
-68.039644969999998,44.362649359999999,5881,-20,10,11,2014-06-23 01:30:22.477-04,21.32,14.1,-1.53814,-1.49026,-2.45054,Clear,5,0,0,,2275,4073,a3465ddfeb5a2ad3,1,51,0.01,4,18,94
-68.039669889999999,44.362639,5882,-20,9,11,2014-06-23 01:30:24.435-04,21.31,14.1,-1.54369,0.54219,-0.285158,Clear,5,0,0,,2275,4074,a3465ddfeb5a2ad3,1,52,0.01,4,18,94
-68.039697630000006,44.36262567,5883,-19,9,11,2014-06-23 01:30:26.422-04,21.31,14.1,-1.45766,2.9491,2.42306,Clear,5,0,0,,2275,4075,a3465ddfeb5a2ad3,1,53,0.01,4,18,94
-68.039727769999999,44.362611639999997,5884,-20,9,11,2014-06-23 01:30:28.472-04,21.3,14.1,-1.47802,-2.66996,-3.06461,Clear,5,0,0,,2275,4076,a3465ddfeb5a2ad3,1,54,0.01,4,18,94
-68.039759009999997,44.362600409999999,5885,-20,9,11,2014-06-23 01:30:30.474-04,21.3,14.1,-1.43312,2.96282,2.53608,Clear,5,0,0,,2275,4077,a3465ddfeb5a2ad3,1,55,0.01,4,18,94
-68.039786430000007,44.362590189999999,5886,-20,9,11,2014-06-23 01:30:32.469-04,21.28,14.1,-1.51052,-3.10708,2.65604,Clear,5,0,0,,2275,4078,a3465ddfeb5a2ad3,1,56,0.01,4,18,94
-68.039815189999999,44.362580459999997,5887,-19,9,11,2014-06-23 01:30:34.456-04,21.28,14.1,-1.526,-2.11124,3.11089,Clear,5,0,0,,2275,4079,a3465ddfeb5a2ad3,1,57,0.01,4,18,94
-68.039847199999997,44.362570099999999,5888,-20,9,11,2014-06-23 01:30:36.48-04,21.3,14.1,-1.52976,1.00659,-0.0529302,Clear,5,0,0,,2275,4080,a3465ddfeb5a2ad3,1,58,0.01,4,18,94
-68.039877709999999,44.362553560000002,5889,-19,10,11,2014-06-23 01:30:38.441-04,21.39,14.1,-1.48805,2.83134,1.84648,Clear,5,0,0,,2275,4081,a3465ddfeb5a2ad3,1,59,0.01,4,18,94
-68.039910269999993,44.362536550000002,5890,-19,9,11,2014-06-23 01:30:40.431-04,21.39,14.1,-1.50441,1.36262,0.309416,Clear,5,0,0,,2275,4082,a3465ddfeb5a2ad3,1,60,0.01,4,18,94
-68.039944169999998,44.36252469,5891,-19,9,11,2014-06-23 01:30:42.425-04,21.31,14.1,-1.53201,-2.09577,2.85395,Clear,5,0,0,,2275,4083,a3465ddfeb5a2ad3,1,61,0.01,4,18,94
-68.03997545,44.362513589999999,5892,-19,9,11,2014-06-23 01:30:44.464-04,21.31,14.1,-1.4949,-2.82242,2.33126,Clear,5,0,0,,2275,4084,a3465ddfeb5a2ad3,1,62,0.01,4,18,94
-68.040005339999993,44.36250288,5893,-18,9,11,2014-06-23 01:30:46.44-04,21.28,14.1,-1.49358,-2.34143,2.95829,Clear,5,0,0,,2275,4085,a3465ddfeb5a2ad3,1,63,0.01,4,18,94
-68.040033620000003,44.362495109999998,5894,-19,10,11,2014-06-23 01:30:48.519-04,21.28,14.1,-1.44869,-2.01039,-3.02988,Clear,5,0,0,,2275,4086,a3465ddfeb5a2ad3,1,64,0.01,4,18,94
-68.040061499999993,44.362491439999999,5895,-21,9,11,2014-06-23 01:30:50.503-04,21.29,14.1,-1.49621,0.39397,-0.61806,Clear,5,0,0,,2275,4087,a3465ddfeb5a2ad3,1,65,0.01,4,18,94
-68.040093339999999,44.362483660000002,5896,-22,10,11,2014-06-23 01:30:52.48-04,21.29,14.1,-1.46751,-2.93413,2.27245,Clear,5,0,0,,2275,4088,a3465ddfeb5a2ad3,1,66,0.01,4,18,94
-68.040120880000003,44.36247934,5897,-22,10,11,2014-06-23 01:30:54.431-04,21.35,14.1,-1.53049,-0.915063,-2.1842,Clear,5,0,0,,2275,4089,a3465ddfeb5a2ad3,1,67,0.01,4,18,94
-68.211836452391495,44.396276257151733,9544,-21.9652,4,11,2014-07-18 23:40:29.888-04,20.79,17.4,-1.42438,1.8966,-0.654255,Clear,19,0,0,,2275,2273,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211848720027064,44.396238554873911,9545,-22.3254,4,11,2014-07-18 23:40:36.523-04,20.76,17.7,-1.50983,0.499491,-0.173938,Clear,19,0,0,,2275,2274,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211848720027064,44.396238554873911,9546,-22.3254,4,11,2014-07-18 23:40:37.591-04,20.78,17.7,-1.53302,-1.36552,-1.89793,Clear,19,0,0,,2275,2275,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211848720027064,44.396238554873911,9547,-22.3254,4,11,2014-07-18 23:40:39.12-04,20.8,17.7,-1.53073,0.586146,-0.491639,Clear,19,0,0,,2275,2276,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211855494516115,44.396228575715817,9548,-22.3246,4,11,2014-07-18 23:40:40.58-04,20.8,17.7,-1.46539,1.0579,-0.698998,Clear,19,0,0,,2275,2277,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211857526027657,44.396217451211157,9549,-22.3165,4,11,2014-07-18 23:40:42.323-04,20.78,17.4,-1.47778,0.781719,-1.57326,Clear,19,0,0,,2275,2278,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21185824325471,44.396202931714249,9550,-22.3401,4,11,2014-07-18 23:40:43.978-04,20.75,17.4,-1.43436,2.53394,0.246997,Clear,19,0,0,,2275,2279,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21185824325471,44.396202931714249,9551,-22.3401,4,11,2014-07-18 23:40:45.569-04,20.75,17.4,-1.41414,0.858937,-1.90431,Clear,19,0,0,,2275,2280,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211855576675461,44.396190041035517,9552,-22.3734,4,11,2014-07-18 23:40:46.574-04,20.76,17.4,-1.52366,1.0715,-1.43075,Clear,19,0,0,,2275,2281,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211855576675461,44.396190041035517,9553,-22.3734,4,11,2014-07-18 23:40:47.476-04,20.76,17.4,-1.48257,0.765975,-1.79787,Clear,19,0,0,,2275,2282,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211853935500002,44.396178488858077,9554,-22.4001,4,11,2014-07-18 23:40:49.543-04,20.74,17.4,-1.42102,0.877301,-2.01988,Clear,19,0,0,,2275,2283,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211851545434783,44.396166328368359,9555,-22.4615,4,11,2014-07-18 23:40:52.706-04,20.76,17.7,-1.48775,0.295112,-2.30209,Clear,19,0,0,,2275,2284,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211849963888781,44.396154466218825,9556,-22.5105,4,11,2014-07-18 23:40:53.809-04,20.77,17.7,-1.50642,2.43048,-0.238509,Clear,19,0,0,,2275,2285,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211849963888781,44.396154466218825,9557,-22.5105,4,11,2014-07-18 23:40:55.251-04,20.73,17.7,-1.38773,0.95051,-2.18385,Clear,19,0,0,,2275,2286,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211845930343074,44.396141833663428,9558,-22.632,4,11,2014-07-18 23:40:56.529-04,20.73,17.7,-1.43498,2.175,-0.812652,Clear,19,0,0,,2275,2287,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211845930343074,44.396141833663428,9559,-22.632,4,11,2014-07-18 23:40:57.895-04,20.72,17.7,-1.41404,1.16266,-1.85863,Clear,19,0,0,,2275,2288,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211841329239434,44.396120283841739,9560,-22.8407,4,11,2014-07-18 23:41:02.393-04,20.72,17.4,-1.47246,1.81465,-1.408,Clear,19,0,0,,2275,2289,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211841329239434,44.396120283841739,9561,-22.8407,4,11,2014-07-18 23:41:04.175-04,20.71,17.7,-1.50767,1.88541,-1.11219,Clear,19,0,0,,2275,2290,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211841329239434,44.396120283841739,9562,-22.8407,4,11,2014-07-18 23:41:05.394-04,20.74,17.7,-1.54884,0.230006,-2.74613,Clear,19,0,0,,2275,2291,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21183863862619,44.396096493737382,9563,-23.1932,4,11,2014-07-18 23:41:09.303-04,20.72,17.7,-1.45571,0.586438,-2.09742,Clear,19,0,0,,2275,2292,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211836925069846,44.396084588643227,9564,-23.3052,4,11,2014-07-18 23:41:11.63-04,20.72,17.7,-1.5229,1.15309,-1.52143,Clear,19,0,0,,2275,2293,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211834576988181,44.39607156728716 6,9565,-23.4035,4,11,2014-07-18 23:41:13.999-04,20.75,17.7,-1.466,-0.0927892,-2.67981,Clear,19,0,0,,2275,2294,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211821016068882,44.39602488126370 6,9566,-23.5801,4,12,2014-07-18 23:41:24.378-04,20.76,17.7,-1.45361,-0.105765,-1.75854,Clear,19,0,0,,2275,2295,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211821016068882,44.396024881263706,9567,-23.5801,4,12,2014-07-18 23:41:25.99-04,20.79,17.7,-1.43382,-0.553676,-2.15769,Clear,19,0,0,,2275,2296,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211821016068882,44.396024881263706,9568,-23.5801,4,12,2014-07-18 23:41:27.15-04,20.77,17.7,-1.46392,0.607524,-1.23587,Clear,19,0,0,,2275,2297,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211823211552542,44.396004507362207,9569,-23.9178,4,12,2014-07-18 23:41:32.642-04,20.73,17.7,-1.52996,2.25239,-0.407814,Clear,19,0,0,,2275,2298,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211818400198865,44.39599254695944 1,9570,-24.0581,4,12,2014-07-18 23:41:35.794-04,20.72,17.7,-1.56279,1.53591,-1.49619,Clear,19,0,0,,2275,2299,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211809516343735,44.395963150749246,9571,-24.6913,4,12,2014-07-18 23:41:45.169-04,20.65,17.7,-1.53732,1.37052,-2.11445,Clear,19,0,0,,2275,2300,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211809516343735,44.395963150749246,9572,-24.6913,4,12,2014-07-18 23:41:56.722-04,20.74,17.7,-1.51183,-0.478914,2.87361,Clear,19,0,0,,2275,2301,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211809516343735,44.395963150749246,9573,-24.6913,4,12,2014-07-18 23:41:58.442-04,20.74,17.7,-1.48135,0.362848,-2.57206,Clear,19,0,0,,2275,2302,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211783834377073,44.395914996310118,9574,-25.0392,4,12,2014-07-18 23:42:07.616-04,20.71,17.7,-1.5257,2.41574,-0.590331,Clear,19,0,0,,2275,2303,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211783834377073,44.395914996310118,9575,-25.0392,4,12,2014-07-18 23:42:08.947-04,20.71,17.7,-1.55107,-2.95371,0.405531,Clear,19,0,0,,2275,2304,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211783834377073,44.395914996310118,9576,-25.0392,4,12,2014-07-18 23:42:09.931-04,20.73,17.7,-1.53341,0.633276,-2.43793,Clear,19,0,0,,2275,2305,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211761786511943,44.395853312771891,9577,-25.2395,4,12,2014-07-18 23:42:24.237-04,20.73,17.7,-1.50756,1.88934,-1.32248,Clear,19,0,0,,2275,2306,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.299145690000003,44.24336195,7170,-16,3,13,2014-06-27 00:09:37.452-04,21.19,20.6,-1.46373,0.255033,0.78337,Clear,9,0,0,,2275,1971,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.299145690000003,44.24336195,7171,-16,3,13,2014-06-27 00:09:38.697-04,21.17,20.6,-1.54058,0.827957,1.35052,Clear,9,0,0,,2275,1972,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298956689999997,44.24354417,7172,-17,3,13,2014-06-27 00:09:39.775-04,21.17,19.6,-1.42095,-0.00373752,0.528095,Clear,9,0,0,,2275,1973,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298862409999998,44.243641240000002,7173,-17,3,13,2014-06-27 00:09:41.061-04,21.18,19.6,-1.54401,2.03239,2.55504,Clear,9,0,0,,2275,1974,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298481440000003,44.256120180000003,7174,-1,3,10,2014-06-27 00:12:26.293-04,21.15,19.6,-1.47567,0.374201,0.871934,Clear,9,0,0,,2275,1975,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.298481440000003,44.256120180000003,7175,-1,3,10,2014-06-27 00:12:29.072-04,21.16,19.6,-1.5289,1.50097,1.98628,Clear,9,0,0,,2275,1976,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,26,88
-68.211731873565896,44.395819365299367,9578,-25.1109,4,12,2014-07-18 23:42:35.782-04,20.71,17.7,-1.49608,-0.123605,3.01525,Clear,19,0,0,,2275,2307,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211731873565896,44.395819365299367,9579,-25.1109,4,12,2014-07-18 23:42:37.245-04,20.71,17.7,-1.53036,-0.929218,2.35487,Clear,19,0,0,,2275,2308,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211704047455086,44.39577965407095,9580,-24.9487,4,12,2014-07-18 23:42:47.238-04,20.75,17.7,-1.52605,0.0476683,-2.53421,Clear,19,0,0,,2275,2309,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211704047455086,44.39577965407095,9581,-24.9487,4,12,2014-07-18 23:42:47.946-04,20.75,17.7,-1.50377,0.81311,-1.89262,Clear,19,0,0,,2275,2310,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211679083529617,44.39572338508038,9582,-24.5948,4,12,2014-07-18 23:42:59.059-04,20.72,17.7,-1.47362,-0.367493,-2.81184,Clear,19,0,0,,2275,2311,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211679083529617,44.39572338508038,9583,-24.5948,4,12,2014-07-18 23:43:00.81-04,20.7,17.7,-1.52986,1.47377,-1.57373,Clear,19,0,0,,2275,2312,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211679083529617,44.39572338508038,9584,-24.5948,4,12,2014-07-18 23:43:02.387-04,20.71,17.7,-1.51718,2.73032,-0.582067,Clear,19,0,0,,2275,2313,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211656928339536,44.395659268816154,9585,-24.3372,4,12,2014-07-18 23:43:14.595-04,20.72,17.7,-1.52818,-0.785137,2.92192,Clear,19,0,0,,2275,2314,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211656928339536,44.395659268816154,9586,-24.3372,4,12,2014-07-18 23:43:16.591-04,20.72,17.7,-1.49452,-0.927006,2.74039,Clear,19,0,0,,2275,2315,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211642864796815,44.395603699500683,9587,-24.4791,4,12,2014-07-18 23:43:26.86-04,20.78,17.7,-1.53193,0.0335577,-2.46751,Clear,19,0,0,,2275,2316,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211642864796815,44.395603699500683,9588,-24.4791,4,12,2014-07-18 23:43:39.329-04,20.78,18,-1.52227,2.83925,-2.27491,Clear,19,0,0,,2275,2317,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211629819392741,44.395600118610865,9589,-24.5938,4,12,2014-07-18 23:43:42.467-04,20.7,17.7,-1.41883,0.523769,-1.88978,Clear,19,0,0,,2275,2318,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211629819392741,44.395600118610865,9590,-24.5938,4,12,2014-07-18 23:43:43.655-04,20.77,17.7,-1.38401,0.606332,-0.114681,Clear,19,0,0,,2275,2319,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211629819392741,44.395600118610865,9591,-24.5938,4,12,2014-07-18 23:43:44.454-04,20.7,17.7,-1.55186,0.312118,0.197855,Clear,19,0,0,,2275,2320,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211629819392741,44.395600118610865,9592,-24.5938,4,12,2014-07-18 23:43:45.591-04,20.78,17.7,-1.46098,0.259187,-0.795099,Clear,19,0,0,,2275,2321,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211629819392741,44.395600118610865,9593,-24.5938,4,12,2014-07-18 23:43:46.403-04,20.78,17.7,-1.53016,-0.070136,-1.97933,Clear,19,0,0,,2275,2322,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211629819392741,44.395600118610865,9594,-24.5938,4,12,2014-07-18 23:43:47.728-04,20.77,17.7,-1.48002,0.41489,-2.69821,Clear,19,0,0,,2275,2323,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211580063882707,44.395533595005581,9595,-24.3439,4,12,2014-07-18 23:44:00.521-04,20.77,17.7,-1.47335,2.30039,-0.449404,Clear,19,0,0,,2275,2324,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211580063882707,44.395533595005581,9596,-24.3439,4,12,2014-07-18 23:44:01.109-04,20.77,17.7,-1.44472,1.86387,-0.981124,Clear,19,0,0,,2275,2325,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211580063882707,44.395533595005581,9597,-24.3439,4,12,2014-07-18 23:44:02.664-04,20.76,18,-1.38413,2.62885,-0.0363561,Clear,19,0,0,,2275,2326,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211580063882707,44.395533595005581,9598,-24.3439,4,12,2014-07-18 23:44:03.912-04,20.74,18,-1.47078,1.62306,-1.61436,Clear,19,0,0,,2275,2327,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.2115772009734,44.395518649425128,9599,-24.4773,4,12,2014-07-18 23:44:05.822-04,20.74,18,-1.48354,-0.641398,2.37186,Clear,19,0,0,,2275,2328,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.2115772009734,44.395518649425128,9600,-24.4773,4,12,2014-07-18 23:44:06.869-04,20.69,18,-1.3825,0.768825,-2.8894,Clear,19,0,0,,2275,2329,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211544885544569,44.395470265327411,9601,-24.5316,4,12,2014-07-18 23:44:16.469-04,20.68,18,-1.53602,-0.116325,2.20087,Clear,19,0,0,,2275,2330,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211544885544569,44.395470265327411,9602,-24.5316,4,12,2014-07-18 23:44:17.544-04,20.68,18,-1.49682,-0.010669,2.36536,Clear,19,0,0,,2275,2331,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211535027895323,44.395425164932554,9603,-24.4495,4,12,2014-07-18 23:44:30.989-04,20.71,18,-1.52255,-0.551293,-2.5984,Clear,19,0,0,,2275,2332,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211475912559379,44.395337815886521,9604,-24.0922,4,12,2014-07-18 23:44:46.562-04,20.72,18,-1.52621,0.861634,-1.31611,Clear,19,0,0,,2275,2333,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211465249433417,44.395301979430181,9605,-23.841,4,11,2014-07-18 23:44:53.517-04,20.71,18,-1.44919,-2.91117,1.05058,Clear,19,0,0,,2275,2334,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211458456419081,44.395283839724335,9606,-23.7869,4,12,2014-07-18 23:44:54.916-04,20.71,18,-1.52632,-1.61564,1.8226,Clear,19,0,0,,2275,2335,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211451208686555,44.395266257049521,9607,-23.7388,4,12,2014-07-18 23:44:56.062-04,20.69,18,-1.40638,1.28661,-2.23224,Clear,19,0,0,,2275,2336,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211451208686555,44.395266257049521,9608,-23.7388,4,12,2014-07-18 23:44:57.224-04,20.68,18,-1.5001,1.91122,-1.38229,Clear,19,0,0,,2275,2337,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.21144465380462,44.395254170682541,9609,-23.7413,4,12,2014-07-18 23:44:58.995-04,20.68,18,-1.45942,2.31108,-0.9927,Clear,19,0,0,,2275,2338,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211381026780771,44.395185293895786,9610,-24.0214,4,12,2014-07-18 23:45:11.543-04,20.65,18,-1.50922,-1.61205,0.709971,Clear,19,0,0,,2275,2339,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211381026780771,44.395185293895786,9611,-24.0214,4,12,2014-07-18 23:45:12.369-04,20.65,18,-1.44572,-0.0844322,2.35273,Clear,19,0,0,,2275,2340,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211381026780771,44.395185293895786,9612,-24.0214,4,12,2014-07-18 23:45:13.416-04,20.65,18,-1.51207,0.201762,3.10461,Clear,19,0,0,,2275,2341,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211352180807111,44.395089189076188,9613,-24.1609,4,12,2014-07-18 23:45:26.212-04,20.69,18,-1.4483,0.365111,-2.09163,Clear,19,0,0,,2275,2342,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211352180807111,44.395089189076188,9614,-24.1609,4,12,2014-07-18 23:45:27.778-04,20.69,18,-1.45608,0.607778,-1.95618,Clear,19,0,0,,2275,2343,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211352180807111,44.395089189076188,9615,-24.1609,4,12,2014-07-18 23:45:30.562-04,20.68,18,-1.50943,1.99302,-1.69766,Clear,19,0,0,,2275,2344,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211341924329474,44.395042262793062,9616,-24.1467,4,12,2014-07-18 23:45:38.848-04,20.68,18,-1.40001,3.00912,1.03343,Clear,19,0,0,,2275,2345,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211340147119941,44.395027586889825,9617,-24.2095,4,12,2014-07-18 23:45:40.622-04,20.7,18,-1.45858,1.62227,-1.34442,Clear,19,0,0,,2275,2346,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211340147119941,44.395027586889825,9618,-24.2095,4,12,2014-07-18 23:45:41.614-04,20.69,18,-1.42288,2.3035,-0.83422,Clear,19,0,0,,2275,2347,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211285602987275,44.394906416490805,9619,-24.0235,4,12,2014-07-18 23:45:56.198-04,20.74,18,-1.5195,-1.05968,-2.94279,Clear,19,0,0,,2275,2348,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,

-68.211285602987275,44.394906416490805,9620,-24.0235,4,12,2014-07-18 23:45:56.782-04,20.73,18,-1.55914,-0.12783,-2.0292,Clear,19,0,0,,2275,2349,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211285602987275,44.394906416490805,9621,-24.0235,4,12,2014-07-18 23:45:57.58-04,20.73,18,-1.51997,-0.5024,-2.46085,Clear,19,0,0,,2275,2350,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211285602987275,44.394906416490805,9622,-24.0235,4,12,2014-07-18 23:45:59.326-04,20.72,18,-1.48999,-0.850443,-2.04179,Clear,19,0,0,,2275,2351,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211259382544327,44.394887953985652,9623,-24.0974,4,12,2014-07-18 23:46:09.055-04,20.71,18,-1.52988,0.77026,-1.80678,Clear,19,0,0,,2275,2352,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211259382544327,44.394887953985652,9624,-24.0974,4,12,2014-07-18 23:46:10.141-04,20.71,18,-1.48539,0.330175,-2.44582,Clear,19,0,0,,2275,2353,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211249000392641,44.394846970554454,9625,-23.7674,4,12,2014-07-18 23:46:17.688-04,20.67,18,-1.49893,1.1628,-2.25198,Clear,19,0,0,,2275,2354,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211249000392641,44.394846970554454,9626,-23.7674,4,12,2014-07-18 23:46:18.758-04,20.67,18,-1.56677,1.05948,-2.33388,Clear,19,0,0,,2275,2355,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211217003709081,44.394781764929704,9627,-23.5605,4,12,2014-07-18 23:46:28.703-04,20.72,18,-1.47924,1.10753,-1.25195,Clear,19,0,0,,2275,2356,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211217003709081,44.394781764929704,9628,-23.5605,4,12,2014-07-18 23:46:30.369-04,20.7,18,-1.4525,1.87655,-0.614775,Clear,19,0,0,,2275,2357,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211217003709081,44.394781764929704,9629,-23.5605,4,12,2014-07-18 23:46:31.584-04,20.7,18,-1.49022,1.7197,-1.17029,Clear,19,0,0,,2275,2358,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211205025529182,44.394771729449879,9630,-23.5581,4,12,2014-07-18 23:46:34.547-04,20.66,18,-1.45763,2.73336,-0.952857,Clear,19,0,0,,2275,2359,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211193413724402,44.394762446870971,9631,-23.5445,4,12,2014-07-18 23:46:35.807-04,20.65,18,-1.47661,2.30469,-1.44171,Clear,19,0,0,,2275,2360,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211185299229939,44.394751232138724,9632,-23.5346,4,12,2014-07-18 23:46:37.331-04,20.65,18,-1.38325,1.29079,-2.46622,Clear,19,0,0,,2275,2361,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211185299229939,44.394751232138724,9633,-23.5346,4,12,2014-07-18 23:46:38.448-04,20.64,18,-1.47871,1.73667,-1.82352,Clear,19,0,0,,2275,2362,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211123412722714,44.39466312722061,9634,-23.4631,4,12,2014-07-18 23:46:50.792-04,20.65,18,-1.52541,-2.70961,1.20215,Clear,19,0,0,,2275,2363,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211115889672868,44.39465110774848,9635,-23.464,4,12,2014-07-18 23:46:52.442-04,20.65,18,-1.52798,2.49227,-0.162948,Clear,19,0,0,,2275,2364,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211115889672868,44.39465110774848,9636,-23.464,4,12,2014-07-18 23:46:53.399-04,20.68,18,-1.56112,0.749903,-1.87228,Clear,19,0,0,,2275,2365,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211091512252523,44.394552280740221,9637,-23.3528,4,12,2014-07-18 23:47:07.073-04,20.65,18,-1.44963,2.08281,-1.44702,Clear,19,0,0,,2275,2366,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211091512252523,44.394552280740221,9638,-23.3528,4,12,2014-07-18 23:47:08.075-04,20.65,18,-1.49817,-2.93489,0.168935,Clear,19,0,0,,2275,2367,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211074413571154,44.394530069006841,9639,-23.1768,4,12,2014-07-18 23:47:20.552-04,20.67,18,-1.48928,1.67022,-2.26309,Clear,19,0,0,,2275,2368,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211074413571154,44.394530069006841,9640,-23.1768,4,12,2014-07-18 23:47:21.671-04,20.6,18,-1.49138,1.49934,-2.29035,Clear,19,0,0,,2275,2369,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211072626494726,44.394604763216677,9641,-23.3629,4,12,2014-07-18 23:49:15.708-04,20.6,18,-1.49463,2.75858,-0.997353,Clear,19,0,0,,2275,2370,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211072626494726,44.394604763216677,9642,-23.3629,4,12,2014-07-18 23:49:25.788-04,20.64,18,-1.48229,1.68711,-1.73708,Clear,19,0,0,,2275,2371,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211072626494726,44.394604763216677,9643,-23.3629,4,12,2014-07-18 23:49:27.239-04,20.65,18,-1.49829,2.10657,-1.34212,Clear,19,0,0,,2275,2372,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211144978500769,44.394751352369674,9644,-22.9663,4,12,2014-07-18 23:49:46.393-04,20.66,18,-1.54624,0.851182,1.58142,Clear,19,0,0,,2275,2373,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211243122916144,44.394978470821513,9645,-18.765,4,11,2014-07-18 23:52:06.466-04,20.72,18,-1.50452,0.564902,-1.9914,Clear,19,0,0,,2275,2374,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211243122916144,44.394978470821513,9646,-18.765,4,11,2014-07-18 23:52:07.741-04,20.67,18,-1.51519,0.329921,-2.23895,Clear,19,0,0,,2275,2375,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211241952174234,44.394987507463512,9647,-19.1028,4,11,2014-07-18 23:52:08.839-04,20.67,18,-1.48619,0.681773,-2.03368,Clear,19,0,0,,2275,2376,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211241952174234,44.394987507463512,9648,-19.1028,4,11,2014-07-18 23:52:10.851-04,20.66,18,-1.56544,0.0147048,-3.12822,Clear,19,0,0,,2275,2377,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211271700460827,44.395064139067934,9649,-19.9536,4,11,2014-07-18 23:52:24.98-04,20.64,18,-1.47159,1.14717,2.36731,Clear,19,0,0,,2275,2378,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211271700460827,44.395064139067934,9650,-19.9536,4,11,2014-07-18 23:52:25.732-04,20.64,18,-1.47958,-0.0341972,1.19693,Clear,19,0,0,,2275,2379,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211339550476865,44.395193222572139,9651,-20.9348,4,11,2014-07-18 23:52:43.659-04,20.65,18,-1.5002,0.800457,-3.03529,Clear,19,0,0,,2275,2380,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211340032260054,44.395204281778987,9652,-21.0987,4,11,2014-07-18 23:52:45.09-04,20.63,18,-1.5414,-2.15726,0.406682,Clear,19,0,0,,2275,2381,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211478969153276,44.395534424685827,9653,-22.9428,4,11,2014-07-18 23:53:20.344-04,20.64,17.7,-1.53505,1.52007,2.02284,Clear,19,0,0,,2275,2382,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211478969153276,44.395534424685827,9654,-22.9428,4,11,2014-07-18 23:53:22.928-04,20.68,18,-1.50115,0.802264,3.00537,Clear,19,0,0,,2275,2383,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211478969153276,44.395534424685827,9655,-22.9428,4,11,2014-07-18 23:53:24.261-04,20.68,18,-1.42517,1.72667,-2.35553,Clear,19,0,0,,2275,2384,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211741411149575,44.396177461316327,9656,-24.2962,6,10,2014-07-18 23:56:09.061-04,20.68,18,-1.56265,1.1115,1.81226,Clear,19,0,0,,2275,2385,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.211741411149575,44.396177461316327,9657,-24.2962,6,10,2014-07-18 23:56:09.935-04,20.68,18,-1.54366,-2.65881,-2.0307,Clear,19,0,0,,2275,2386,3f36384799636042,0,0,0.5,4,38,
-68.315299552797768,44.435314797268184,10115,32.5437,16,7,2014-07-21 23:19:17.136-04,21.29,16.7,-1.39632,-2.90214,1.05538,Clear,20,0,0,,2275,5335,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.351359299999999,44.391141269999999,8476,14,11,9,2014-06-29 00:58:57.567-04,21.63,20.3,-1.41146,1.20263,2.24746,Clear,13,0,0,,2237,6359,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351342729999999,44.391170969999997,8477,15,10,9,2014-06-29 00:59:01.141-04,21.66,19.9,-1.48102,1.70383,2.65501,Clear,13,0,0,,2237,6360,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351279309999995,44.391258639999997,8478,19,10,9,2014-06-29 00:59:08.161-04,21.62,19.9,-1.55404,0.845274,1.32309,Clear,13,0,0,,2237,6361,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351256379999995,44.391271459999999,8479,21,10,9,2014-06-29 00:59:10.979-04,21.79,19.9,-1.52831,1.65359,2.15389,Clear,13,0,0,,2237,6362,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351205429999993,44.391287239999997,8480,23,11,9,2014-06-29 00:59:13.82-04,21.79,20.3,-1.53363,1.874,2.31116,Clear,13,0,0,,2237,6363,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351057920000002,44.391324840000003,8481,23,10,9,2014-06-29 00:59:23.883-04,21.8,20.3,-1.40575,-0.423854,-0.495463,Clear,13,0,0,,2237,6364,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351009529999999,44.391346089999999,8482,22,10,9,2014-06-29 00:59:28.149-04,21.87,19.9,-1.40532,1.34713,1.57031,Clear,13,0,0,,2237,6365,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.350987950000004,44.39136157,8483,21,10,9,2014-06-29 00:59:29.721-04,21.87,19.9,-1.44246,1.56905,1.77177,Clear,13,0,0,,2237,6366,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.321863569001167,44.431454386495709,10116,3.47566,8,8,2014-07-21 23:20:46.081-04,21.17,16.7,-1.48709,2.93632,-0.750823,Clear,20,0,0,,2275,5336,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.325647881729594,44.425807211474307,10117,-4.44999,6,8,2014-07-21 23:22:10.56-04,21.33,17,-1.52419,-0.223983,-3.1022,Clear,20,0,0,,2275,5337,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.325647881729594,44.425807211474307,10118,-4.44999,6,8,2014-07-21 23:22:22.412-04,21.38,17,-1.56237,2.50426,-0.162602,Clear,20,0,0,,2275,5338,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.325766639600417,44.425757769097885,10119,-9.52266,6,9,2014-07-21 23:22:40.375-04,21.29,17,-1.4653,0.640051,3.06285,Clear,20,0,0,,2275,5339,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.325766639600417,44.425757769097885,10120,-9.52266,6,9,2014-07-21 23:22:48.182-04,21.39,17,-1.49919,-0.325195,-2.84887,Clear,20,0,0,,2275,5340,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327635476746238,44.424519359690997,10121,-21.5944,6,11,2014-07-21 23:25:39.551-04,21.15,17.4,-1.56315,1.52396,-2.20393,Clear,20,0,0,,2275,5341,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327635476746238,44.424519359690997,10122,-21.5944,6,11,2014-07-21 23:25:43.56-04,21.25,17,-1.47887,3.02055,-0.672803,Clear,20,0,0,,2275,5342,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327575296035278,44.424539004968189,10123,-21.4453,4,11,2014-07-21 23:25:45.865-04,21.26,17.4,-1.42317,3.02832,-0.809676,Clear,20,0,0,,2275,5343,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327526027530467,44.424557051080811,10124,-21.3769,8,11,2014-07-21 23:25:49.445-04,21.25,17.4,-1.51022,-2.79927,-0.197264,Clear,20,0,0,,2275,5344,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.32748242058797,44.424581612450723,10125,-21.3897,4,11,2014-07-21 23:25:53.287-04,21.25,17.4,-1.27372,2.25248,-1.83964,Clear,20,0,0,,2275,5345,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327425291181285,44.424609279983159,10126,-21.3817,6,11,2014-07-21 23:25:56.839-04,21.25,17.4,-1.47542,-1.40193,1.35837,Clear,20,0,0,,2275,5346,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327409752395567,44.424613872163974,10127,-21.3583,6,11,2014-07-21 23:26:00.531-04,21.28,17.4,-1.46419,2.83806,0.301321,Clear,20,0,0,,2275,5347,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327428140760972,44.424607270826343,10128,-21.3383,6,11,2014-07-21 23:26:03.519-04,21.38,17.4,-1.48595,1.33765,-1.32517,Clear,20,0,0,,2275,5348,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327458024355849,44.424592210290186,10129,-21.3657,6,11,2014-07-21 23:26:05.782-04,21.38,17.4,-1.52564,2.31098,-0.195997,Clear,20,0,0,,2275,5349,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327524500328835,44.42456216144717,10130,-21.4118,6,11,2014-07-21 23:26:08.091-04,21.39,17,-1.45535,2.80891,0.181775,Clear,20,0,0,,2275,5350,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327558032183447,44.424547496913107,10131,-21.3572,6,11,2014-07-21 23:26:10.431-04,21.39,17,-1.39411,2.43672,-0.171808,Clear,20,0,0,,2275,5351,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327593598411013,44.424534539181934,10132,-21.2502,6,11,2014-07-21 23:26:12.727-04,21.37,17.4,-1.49081,1.93982,-0.68188,Clear,20,0,0,,2275,5352,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327624916272356,44.42452190571646,10133,-21.168,4,11,2014-07-21 23:26:14.43-04,21.31,17.4,-1.47677,-2.0817,1.6859,Clear,20,0,0,,2275,5353,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327668029052717,44.424490073448943,10134,-20.9492,6,11,2014-07-21 23:26:39.834-04,21.36,17,-1.53392,2.26859,-0.257581,Clear,20,0,0,,2275,5354,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327688827890412,44.424471374387203,10135,-20.3189,6,11,2014-07-21 23:26:42.255-04,21.39,17,-1.44321,-0.359569,-3.01406,Clear,20,0,0,,2275,5355,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327705650422502,44.424461059126209,10136,-20.3473,6,11,2014-07-21 23:26:45.282-04,21.39,17,-1.35985,0.180613,-2.6687,Clear,20,0,0,,2275,5356,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327962276887689,44.424334719811704,10137,-20.0889,6,11,2014-07-21 23:27:12.742-04,21.4,17,-1.39967,-0.596616,3.08271,Clear,20,0,0,,2275,5357,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.327996739866236,44.424322321540906,10138,-19.9874,6,11,2014-07-21 23:27:32.912-04,21.17,17,-1.4511,3.0792,0.599595,Clear,20,0,0,,2275,5358,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328089957808132,44.424286594855168,10139,-20.2301,6,11,2014-07-21 23:27:53.207-04,21.34,17,-1.5002,-3.00722,0.759053,Clear,20,0,0,,2275,5359,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328089957808132,44.424286594855168,10140,-20.2301,6,11,2014-07-21 23:27:55.507-04,21.34,17,-1.46155,2.81537,0.227441,Clear,20,0,0,,2275,5360,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328135344200859,44.424252923186323,10141,-19.9037,6,11,2014-07-21 23:27:58.165-04,21.44,17,-1.46403,-2.75732,0.96942,Clear,20,0,0,,2275,5361,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328135344200859,44.424252923186323,10142,-19.9037,6,11,2014-07-21 23:27:58.933-04,21.44,17,-1.39216,2.58688,-0.0773718,Clear,20,0,0,,2275,5362,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328161492725343,44.424239028065088,10143,-19.7703,6,11,2014-07-21 23:28:00.971-04,21.4,17,-1.47803,-2.9681,0.800169,Clear,20,0,0,,2275,5363,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328191290695486,44.424226186544978,10144,-19.6902,4,11,2014-07-21 23:28:02.809-04,21.4,17,-1.49051,-0.0168725,-2.64205,Clear,20,0,0,,2275,5364,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328219513701811,44.424216531633903,10145,-19.627,4,11,2014-07-21 23:28:04.761-04,21.38,17,-1.48125,2.99399,0.414356,Clear,20,0,0,,2275,5365,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328244702910027,44.424204815379134,10146,-19.5499,4,11,2014-07-21 23:28:06.421-04,21.38,17,-1.47269,2.82391,0.220974,Clear,20,0,0,,2275,5366,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328244702910027,44.424204815379134,10147,-19.5499,4,11,2014-07-21 23:28:07.799-04,21.38,17,-1.43609,-3.00442,0.766758,Clear,20,0,0,,2275,5367,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328269768405562,44.424192518712744,10148,-19.4623,4,11,2014-07-21 23:28:09.215-04,21.37,17,-1.28792,2.73693,0.137225,Clear,20,0,0,,2275,5368,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328323332766132,44.424171729471333,10149,-19.2771,6,11,2014-07-21 23:28:12.299-04,21.37,17,-1.54376,2.50661,-0.0764929,Clear,20,0,0,,2275,5369,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328352841837031,44.424157331454005,10150,-19.1801,6,11,2014-07-21 23:28:14.524-04,21.35,17,-1.49051,2.16888,-0.473243,Clear,20,0,0,,2275,5370,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328377449581851,44.424144748554163,10151,-19.0715,4,11,2014-07-21 23:28:16.557-04,21.38,17,-1.4947,-2.29622,1.40096,Clear,20,0,0,,2275,5371,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271526994505209,44.43446151787078,9956,9.52792,6,10,2014-07-21 22:20:46.57-04,20.85,19.3,-1.49989,2.27365,-0.455274,Clear,20,0,0,,2275,5176,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271526994505209,44.43446151787078,9957,9.52792,6,10,2014-07-21 22:20:57.98-04,21.17,19.3,-1.50022,-0.0377507,2.49342,Clear,20,0,0,,2275,5177,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271526994505209,44.43446151787078,9958,9.52792,6,10,2014-07-21 22:20:59.391-04,21.18,19.3,-1.48531,-0.0154915,2.53181,Clear,20,0,0,,2275,5178,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271526994505209,44.43446151787078,9959,9.52792,6,10,2014-07-21 22:21:04.121-04,21.17,19.3,-1.49772,0.0219381,2.56218,Clear,20,0,0,,2275,5179,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271526994505209,44.43446151787078,9960,9.52792,6,10,2014-07-21 22:21:15.335-04,21.18,19.3,-1.50848,0.609182,-2.06123,Clear,20,0,0,,2275,5180,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271526994505209,44.43446151787078,9961,9.52792,6,10,2014-07-21 22:21:21.75-04,21.11,19.3,-1.41859,2.21877,-1.76543,Clear,20,0,0,,2275,5181,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271536193745462,44.43463072142098,9962,15.1363,8,10,2014-07-21 22:21:34.257-04,21.2,19.3,-1.37962,-3.08758,-0.562554,Clear,20,0,0,,2275,5182,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271511797169595,44.434678659429423,9963,15.2777,6,10,2014-07-21 22:21:37.773-04,21.18,19.3,-1.41808,-3.01706,-0.509003,Clear,20,0,0,,2275,5183,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271479697499714,44.434727643313622,9964,15.2744,6,10,2014-07-21 22:21:42.136-04,21.18,19.3,-1.47115,0.77451,-2.91886,Clear,20,0,0,,2275,5184,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271445069060746,44.434796785649901,9965,15.1332,6,10,2014-07-21 22:21:48.498-04,21.18,19.3,-1.54752,-0.120662,-3.09946,Clear,20,0,0,,2275,5185,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271431806648238,44.434818748352768,9966,15.0347,6,10,2014-07-21 22:21:50.638-04,21.24,19.3,-1.54602,-0.904271,2.48061,Clear,20,0,0,,2275,5186,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271421016148608,44.43483879352646,9967,14.9093,6,10,2014-07-21 22:21:52.915-04,21.27,19.3,-1.35527,-0.559088,2.92266,Clear,20,0,0,,2275,5187,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271410524605599,44.434854240700609,9968,14.7792,6,10,2014-07-21 22:21:55.5-04,21.27,19.3,-1.46905,0.392061,-2.62589,Clear,20,0,0,,2275,5188,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271387953172052,44.434886211719991,9969,14.531,6,9,2014-07-21 22:21:58.061-04,21.23,19.3,-1.41828,0.70691,-2.35611,Clear,20,0,0,,2275,5189,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271376865762306,44.434904337986055,9970,14.4398,6,9,2014-07-21 22:22:00.216-04,21.23,19.3,-1.43719,0.663922,-2.41989,Clear,20,0,0,,2275,5190,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271365605503561,44.434923212817189,9971,14.3539,6,9,2014-07-21 22:22:02.043-04,21.23,19.3,-1.46837,-0.545742,2.8013,Clear,20,0,0,,2275,5191,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271365605503561,44.434923212817189,9972,14.3539,6,9,2014-07-21 22:22:03.486-04,21.21,19.3,-1.43411,0.0611413,-2.92926,Clear,20,0,0,,2275,5192,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271360632089625,44.434939603889084,9973,14.2712,6,9,2014-07-21 22:22:05.2-04,21.21,19.3,-1.43325,2.38017,-0.708817,Clear,20,0,0,,2275,5193,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271353541816424,44.434960863497849,9974,14.1829,6,9,2014-07-21 22:22:07.357-04,21.22,19,-1.46486,-2.98479,0.361051,Clear,20,0,0,,2275,5194,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271340501812702,44.434981972118074,9975,14.0912,6,9,2014-07-21 22:22:08.953-04,21.22,19,-1.47945,2.45373,-0.546457,Clear,20,0,0,,2275,5195,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.27133389334908,44.435004034961665,9976,14.0013,8,9,2014-07-21 22:22:10.613-04,21.24,19,-1.53797,-3.12368,0.206611,Clear,20,0,0,,2275,5196,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271325161500656,44.435027323597915,9977,13.9063,8,9,2014-07-21 22:22:12.069-04,21.24,19.3,-1.45202,2.00663,-1.05014,Clear,20,0,0,,2275,5197,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271325161500656,44.435027323597915,9978,13.9063,8,9,2014-07-21 22:22:13.859-04,21.24,19.3,-1.47557,1.91837,-1.09326,Clear,20,0,0,,2275,5198,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271308754703881,44.435072770691306,9979,13.7024,6,9,2014-07-21 22:22:16.843-04,21.24,19,-1.39108,2.89026,-0.0548718,Clear,20,0,0,,2275,5199,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271293311999273,44.435127873205708,9980,13.4245,16,9,2014-07-21 22:22:20.288-04,21.25,19.3,-1.40246,-0.0755258,-3.01605,Clear,20,0,0,,2275,5200,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271284088297932,44.435152831964203,9981,13.1886,16,9,2014-07-21 22:22:23.6-04,21.25,19.3,-1.42126,1.7768,-1.26963,Clear,20,0,0,,2275,5201,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.271259081205685,44.435198063523835,9982,12.6645,6,9,2014-07-21 22:22:27.225-04,21.17,19,-1.4569,-0.350013,2.98352,Clear,20,0,0,,2275,5202,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.269091174989384,44.437496493607398,9983,-5.72322,6,9,2014-07-21 22:24:08.677-04,21.12,19,-1.42065,-0.570475,2.21957,Clear,20,0,0,,2275,5203,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.265824231922778,44.437595806507609,9984,-4.65637,16,6,2014-07-21 22:26:04.757-04,21.07,18.6,-1.51235,-0.88613,1.86732,Clear,20,0,0,,2275,5204,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.265824231922778,44.437595806507609,9985,-4.65637,16,6,2014-07-21 22:26:06.777-04,21.07,18.6,-1.5411,-0.0796292,2.62726,Clear,20,0,0,,2275,5205,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.265824231922778,44.437595806507609,9986,-4.65637,16,6,2014-07-21 22:26:08.883-04,21.07,18.6,-1.53682,-0.687992,2.03335,Clear,20,0,0,,2275,5206,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.265824231922778,44.437595806507609,9987,-4.65637,16,6,2014-07-21 22:26:14.624-04,21.07,18.6,-1.50429,-0.504485,2.07874,Clear,20,0,0,,2275,5207,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.259285834482284,44.433098472581314,9988,8.78555,8,8,2014-07-21 22:29:00.681-04,21.29,18.6,-1.54748,0.656496,-2.97658,Clear,20,0,0,,2275,5208,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.259285834482284,44.433098472581314,9989,8.78555,8,8,2014-07-21 22:29:07.342-04,21.37,18.6,-1.51637,2.20526,-0.717523,Clear,20,0,0,,2275,5209,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.275313051880914,44.43178240791525,9990,24.7884,12,7,2014-07-21 22:33:03.558-04,21.13,18.6,-1.53104,0.879121,-1.73528,Clear,20,0,0,,2275,5210,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.275313051880914,44.43178240791525,9991,24.7884,12,7,2014-07-21 22:33:09.583-04,21.15,18.6,-1.52335,-0.766894,1.86742,Clear,20,0,0,,2275,5211,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.275313051880914,44.43178240791525,9992,24.7884,12,7,2014-07-21 22:33:15.893-04,21.01,18.6,-1.52433,2.60551,-0.825656,Clear,20,0,0,,2275,5212,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.275313051880914,44.43178240791525,9993,24.7884,12,7,2014-07-21 22:33:18.298-04,21.05,18.6,-1.52781,-2.50042,0.388706,Clear,20,0,0,,2275,5213,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.275313051880914,44.43178240791525,9994,24.7884,12,7,2014-07-21 22:33:26.861-04,21.17,19,-1.51233,-0.63975,-3.10497,Clear,20,0,0,,2275,5214,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.275313051880914,44.43178240791525,9995,24.7884,12,7,2014-07-21 22:33:32.418-04,21.1,19,-1.4743,-0.38033,2.18266,Clear,20,0,0,,2275,5215,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.275313051880914,44.43178240791525,9996,24.7884,12,7,2014-07-21 22:33:36.181-04,21.13,19,-1.49637,0.240366,-2.54368,Clear,20,0,0,,2275,5216,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.277341898791107,44.431706453957197,9997,19.568,8,7,2014-07-21 22:35:08.998-04,21.17,19,-1.53464,2.57438,-0.495649,Clear,20,0,0,,2275,5217,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.277341898791107,44.431706453957197,9998,19.568,8,7,2014-07-21 22:35:11.431-04,21.17,19,-1.47021,-1.23445,2.18814,Clear,20,0,0,,2275,5218,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.277341898791107,44.431706453957197,9999,19.568,8,7,2014-07-21 22:35:14.267-04,21.2,19,-1.50253,-1.8085,1.90727,Clear,20,0,0,,2275,5219,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.277341898791107,44.431706453957197,10000,19.568,8,7,2014-07-21 22:35:17.386-04,21.24,19,-1.52676,1.56106,-1.14821,Clear,20,0,0,,2275,5220,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.2774330369203,44.431618197943372,10001,19.0758,6,9,2014-07-21 22:35:20.629-04,21.27,19,-1.43334,1.3866,-1.42022,Clear,20,0,0,,2275,5221,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.277609433687942,44.431602669162835,10002,18.4712,8,9,2014-07-21 22:35:33.997-04,21.18,19,-1.50119,0.245136,-2.36437,Clear,20,0,0,,2275,5222,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.279608171771443,44.430920791075209,10003,8.51162,6,7,2014-07-21 22:36:30.137-04,21.13,19,-1.48059,0.0469562,2.71889,Clear,20,0,0,,2275,5223,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.279608171771443,44.430920791075209,10004,8.51162,6,7,2014-07-21 22:36:35.156-04,21.18,19,-1.51117,2.42326,-1.34043,Clear,20,0,0,,2275,5224,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.279608171771443,44.430920791075209,10005,8.51162,6,7,2014-07-21 22:36:39.276-04,21.2,19,-1.53914,-2.09411,0.87251,Clear,20,0,0,,2275,5225,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.28150365706297,44.430469385557316,10006,8.99892,24,4,2014-07-21 22:37:42.131-04,21.18,19,-1.51283,2.16829,-1.38727,Clear,20,0,0,,2275,5226,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.28150365706297,44.430469385557316,10007,8.99892,24,4,2014-07-21 22:37:45.51-04,21.2,19,-1.51835,2.34427,-1.15377,Clear,20,0,0,,2275,5227,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.28150365706297,44.430469385557316,10008,8.99892,24,4,2014-07-21 22:37:49.174-04,21.23,18.6,-1.4212,2.2732,-0.783407,Clear,20,0,0,,2275,5228,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.28150365706297,44.430469385557316,10009,8.99892,24,4,2014-07-21 22:37:52.331-04,21.26,19,-1.54271,-2.92263,-0.351713,Clear,20,0,0,,2275,5229,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.290252504920389,44.430386561031177,10010,-11.2956,16,5,2014-07-21 22:39:34.318-04,21.17,18.6,-1.56046,1.86099,-1.25311,Clear,20,0,0,,2275,5230,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.290252504920389,44.430386561031177,10011,-11.2956,16,5,2014-07-21 22:39:36.533-04,21.19,19,-1.53513,0.904243,-2.23183,Clear,20,0,0,,2275,5231,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.290252504920389,44.430386561031177,10012,-11.2956,16,5,2014-07-21 22:39:40.489-04,21.17,19,-1.54497,3.09444,0.562782,Clear,20,0,0,,2275,5232,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303685175363441,44.434821343987451,10013,-16.5504,16,4,2014-07-21 22:42:03.763-04,21.4,19,-1.51346,1.25022,-1.62573,Clear,20,0,0,,2275,5233,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303685175363441,44.434821343987451,10014,-16.5504,16,4,2014-07-21 22:42:06.598-04,21.41,19,-1.49607,2.0825,-0.558767,Clear,20,0,0,,2275,5234,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303685175363441,44.434821343987451,10015,-16.5504,16,4,2014-07-21 22:42:18.279-04,21.38,19,-1.56442,-2.63958,1.04557,Clear,20,0,0,,2275,5235,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303746083727376,44.434642342027573,10016,-7.57003,8,8,2014-07-21 22:42:48.679-04,21.37,19,-1.40401,-2.71904,0.868953,Clear,20,0,0,,2275,5236,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303746083727376,44.434642342027573,10017,-7.57003,8,8,2014-07-21 22:42:51.452-04,21.36,19,-1.5028,-2.8878,0.952811,Clear,20,0,0,,2275,5237,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303490338722753,44.435150296030166,10018,-1.19816,8,8,2014-07-21 22:43:33.943-04,21.38,19,-1.47569,-2.56581,0.0374137,Clear,20,0,0,,2275,5238,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303490338722753,44.435150296030166,10019,-1.19816,8,8,2014-07-21 22:43:36.307-04,21.36,19,-1.41911,-2.83393,-0.163832,Clear,20,0,0,,2275,5239,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303490338722753,44.435150296030166,10020,-1.19816,8,8,2014-07-21 22:43:39.394-04,21.37,19,-1.48005,-2.5674,0.413885,Clear,20,0,0,,2275,5240,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303490338722753,44.435150296030166,10021,-1.19816,8,8,2014-07-21 22:43:41.008-04,21.37,19,-1.51904,2.70127,-0.349563,Clear,20,0,0,,2275,5241,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30712746638001,44.438825958564124,10022,-5.69412,6,5,2014-07-21 22:45:54.467-04,21.37,18.6,-1.5103,-2.94741,0.77281,Clear,20,0,0,,2275,5242,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30712746638001,44.438825958564124,10023,-5.69412,6,5,2014-07-21 22:45:59.334-04,21.33,18.6,-1.44758,-2.95539,-0.425611,Clear,20,0,0,,2275,5243,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30712746638001,44.438825958564124,10024,-5.69412,6,5,2014-07-21 22:46:02.312-04,21.36,18.6,-1.52481,-3.12138,-0.207719,Clear,20,0,0,,2275,5244,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30712746638001,44.438825958564124,10025,-5.69412,6,5,2014-07-21 22:46:06.036-04,21.35,18.6,-1.47613,2.49685,-0.63732,Clear,20,0,0,,2275,5245,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30712746638001,44.438825958564124,10026,-5.69412,6,5,2014-07-21 22:46:09.256-04,21.35,18.6,-1.46782,3.11967,0.379916,Clear,20,0,0,,2275,5246,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30712746638001,44.438825958564124,10027,-5.69412,6,5,2014-07-21 22:46:10.443-04,21.39,18.6,-1.44994,3.11988,0.435887,Clear,20,0,0,,2275,5247,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.350941410000004,44.391391230000004,8484,19,11,9,2014-06-29 00:59:35.002-04,21.84,20.3,-1.34405,0.747473,2.83707,Clear,13,0,0,,2237,6367,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.35091362,44.39144513,8485,18,10,9,2014-06-29 00:59:40.948-04,21.82,20.3,-1.28879,0.562797,2.72228,Clear,13,0,0,,2237,6368,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.350870389999997,44.391505860000002,8486,16,11,9,2014-06-29 00:59:45.617-04,21.55,20.3,-1.47668,0.937847,2.58979,Clear,13,0,0,,2237,6369,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.350797439999994,44.391548380000003,8487,15,12,9,2014-06-29 00:59:52.232-04,21.67,20.3,-1.35399,0.727456,2.16753,Clear,13,0,0,,2237,6370,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
0,0,8229,0,0,0,2014-06-28 23:54:54.182-04,21.94,24.1,-1.47067,0.98796,0.0946858,Clear,13,0,0,,2237,6112,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34888841,44.330388679999999,8230,77,12,10,2014-06-28 23:55:02.952-04,21.99,24.1,-1.52568,2.25068,1.51627,Clear,13,0,0,,2237,6113,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349013909999996,44.330391169999999,8231,75,10,12,2014-06-28 23:55:07.148-04,22.09,24.1,-1.39128,1.38695,0.117658,Clear,13,0,0,,2237,6114,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349003429999996,44.330412099999997,8232,74,10,12,2014-06-28 23:55:09.383-04,22.09,24.1,-1.39043,0.993785,-0.58696,Clear,13,0,0,,2237,6115,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349016809999995,44.33046624,8233,72,10,12,2014-06-28 23:55:11.83-04,22.09,24.1,-1.45304,1.49793,-0.727319,Clear,13,0,0,,2237,6116,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349044719999995,44.330483870000002,8234,72,10,12,2014-06-28 23:55:15.199-04,22.06,24.1,-1.35799,0.670006,-1.53778,Clear,13,0,0,,2237,6117,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349073669999996,44.330504179999998,8235,71,11,12,2014-06-28 23:55:17.445-04,22.06,24.1,-1.47403,0.725861,-1.52199,Clear,13,0,0,,2237,6118,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.3491164,44.330552689999998,8236,72,10,12,2014-06-28 23:55:19.948-04,22.06,24.1,-1.32367,2.18783,-0.01994,Clear,13,0,0,,2237,6119,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349130770000002,44.330575899999999,8237,73,10,12,2014-06-28 23:55:22.433-04,22.12,24.1,-1.44385,2.47036,-0.290677,Clear,13,0,0,,2237,6120,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349148799999995,44.330592639999999,8238,73,10,12,2014-06-28 23:55:24.681-04,22.12,24.1,-1.50256,0.480593,1.56905,Clear,13,0,0,,2237,6121,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349148409999998,44.330611589999997,8239,74,10,12,2014-06-28 23:55:27.273-04,21.79,24.1,-1.3692,1.23782,2.38968,Clear,13,0,0,,2237,6122,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349195690000002,44.330713799999998,8240,75,11,13,2014-06-28 23:55:37.494-04,21.79,24.1,-1.48512,2.49164,2.55946,Clear,13,0,0,,2237,6123,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349223499999994,44.330779339999999,8241,75,10,13,2014-06-28 23:55:45.415-04,21.99,24.1,-1.49668,1.6407,1.1078,Clear,13,0,0,,2237,6124,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349273359999998,44.33086816,8242,74,11,13,2014-06-28 23:55:52.819-04,21.94,24.1,-1.53351,1.37693,2.04603,Clear,13,0,0,,2237,6125,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349273760000003,44.33089856,8243,74,10,13,2014-06-28 23:55:56.2-04,21.94,24.1,-1.36508,0.809683,2.12441,Clear,13,0,0,,2237,6126,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34929056,44.330946109999999,8244,73,10,13,2014-06-28 23:56:01.859-04,21.74,24.1,-1.44121,1.53171,0.408661,Clear,13,0,0,,2237,6127,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34931127,44.331016519999999,8245,70,9,13,2014-06-28 23:56:07.464-04,22.04,24.1,-1.50377,1.89323,0.818438,Clear,13,0,0,,2237,6128,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34938588,44.331094299999997,8246,71,10,13,2014-06-28 23:56:19.072-04,22.1,24.1,-1.50294,2.25606,1.0145,Clear,13,0,0,,2237,6129,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349448879999997,44.33115035,8247,75,10,13,2014-06-28 23:56:25.869-04,22.04,24.1,-1.48099,1.19126,0.124594,Clear,13,0,0,,2237,6130,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349471919999999,44.331194080000003,8248,73,10,13,2014-06-28 23:56:30.024-04,22.04,24.1,-1.4147,0.352807,-1.50787,Clear,13,0,0,,2237,6131,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88

-68.349490000000003,44.331228779999996,8249,74,10,13,2014-06-28 23:56:33.712-04,22.04,24.1,-1.39249,-0.286796,-2.3991,Clear,13,0,0,,2237,6132,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349498519999997,44.331243649999998,8250,74,10,13,2014-06-28 23:56:35.646-04,22.04,24.1,-1.39302,0.343165,-2.14831,Clear,13,0,0,,2237,6133,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349502020000003,44.331260540000002,8251,75,10,13,2014-06-28 23:56:38.113-04,22.04,24.1,-1.39409,0.600901,-2.58604,Clear,13,0,0,,2237,6134,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349498859999997,44.331277800000002,8252,74,10,13,2014-06-28 23:56:40.538-04,21.98,24.1,-1.41167,0.788607,2.95411,Clear,13,0,0,,2237,6135,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349491670000006,44.331296109999997,8253,74,10,13,2014-06-28 23:56:42.677-04,21.98,24.1,-1.4323,0.665481,2.26893,Clear,13,0,0,,2237,6136,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34950621,44.3313512,8254,71,10,13,2014-06-28 23:56:48.586-04,21.73,24.1,-1.39644,0.63346,2.18107,Clear,13,0,0,,2237,6137,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34952312,44.331436750000002,8255,70,12,13,2014-06-28 23:56:58.699-04,21.82,23.8,-1.39152,0.982488,1.94659,Clear,13,0,0,,2237,6138,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349585219999994,44.331526619999998,8256,64,11,13,2014-06-28 23:57:07.892-04,21.96,23.8,-1.43671,0.328208,0.075816,Clear,13,0,0,,2237,6139,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349639229999994,44.3316103,8257,64,10,13,2014-06-28 23:57:17.425-04,22.1,23.8,-1.44444,-1.48831,-2.22795,Clear,13,0,0,,2237,6140,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349694869999993,44.331751079999997,8258,57,9,13,2014-06-28 23:57:26.95-04,21.98,23.8,-1.39166,0.891647,0.375388,Clear,13,0,0,,2237,6141,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351267160000006,44.34325698,8259,22,10,8,2014-06-28 23:59:35.563-04,21.95,23.5,-1.48147,2.20307,1.94547,Clear,13,0,0,,2237,6142,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351267160000006,44.34325698,8260,22,10,8,2014-06-28 23:59:39.313-04,21.95,23.5,-1.49829,2.24806,1.99034,Clear,13,0,0,,2237,6143,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351283749999993,44.34324797,8261,22,12,10,2014-06-28 23:59:45.975-04,21.96,23.5,-1.47773,2.18271,-0.885325,Clear,13,0,0,,2237,6144,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351283749999993,44.34324797,8262,22,12,10,2014-06-28 23:59:48.707-04,21.93,23.5,-1.49236,2.00489,-1.15972,Clear,13,0,0,,2237,6145,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.351283749999993,44.34324797,8263,22,12,10,2014-06-28 23:59:54.571-04,21.99,23.5,-1.43423,1.14532,0.978181,Clear,13,0,0,,2237,6146,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349745839999997,44.34510737,8264,5,10,5,2014-06-29 00:01:18.715-04,21.89,23.2,-1.37018,2.45479,-0.66851,Clear,13,0,0,,2237,6147,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349758489999999,44.345103610000002,8265,7,10,5,2014-06-29 00:01:22.929-04,21.91,23.2,-1.50799,2.27962,-2.64556,Clear,13,0,0,,2237,6148,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349648200000004,44.34518681,8266,11,12,5,2014-06-29 00:01:35.529-04,21.9,23.2,-1.42727,2.96472,-2.75273,Clear,13,0,0,,2237,6149,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349628769999995,44.345225939999999,8267,14,13,5,2014-06-29 00:01:42.191-04,21.93,23.2,-1.43738,2.07521,-3.08943,Clear,13,0,0,,2237,6150,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349589690000002,44.34527105,8268,20,11,5,2014-06-29 00:01:47.896-04,21.91,23.2,-1.42217,2.20611,2.73222,Clear,13,0,0,,2237,6151,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349442769999996,44.34552095,8269,19,13,5,2014-06-29 00:02:10.048-04,21.97,23.2,-1.44222,1.34428,1.77709,Clear,13,0,0,,2237,6152,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34935926,44.345593399999998,8270,16,16,5,2014-06-29 00:02:19.056-04,21.93,23.2,-1.4742,2.0766,2.32813,Clear,13,0,0,,2237,6153,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.3494429,44.345742010000002,8271,14,15,5,2014-06-29 00:02:30.674-04,21.89,23.2,-1.48778,2.64416,3.02245,Clear,13,0,0,,2237,6154,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349407049999996,44.345763750000003,8272,14,15,5,2014-06-29 00:02:32.841-04,21.95,23.2,-1.50493,-3.06828,-2.9764,Clear,13,0,0,,2237,6155,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349190519999993,44.346065359999997,8273,29,14,5,2014-06-29 00:03:07.81-04,21.93,23.2,-1.48612,1.91094,2.22914,Clear,13,0,0,,2237,6156,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34918279,44.346112730000002,8274,33,13,6,2014-06-29 00:03:14.369-04,21.96,23.2,-1.48989,-2.33364,-2.37457,Clear,13,0,0,,2237,6157,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348778960000004,44.346500640000002,8275,32,11,9,2014-06-29 00:03:58.227-04,21.93,22.8,-1.52683,2.00845,2.4118,Clear,13,0,0,,2237,6158,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348750649999999,44.346574439999998,8276,31,12,9,2014-06-29 00:04:06.307-04,21.94,22.8,-1.48406,2.65149,3.06703,Clear,13,0,0,,2237,6159,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348707469999994,44.34664292,8277,33,10,10,2014-06-29 00:04:12.75-04,21.89,22.8,-1.46124,1.14258,1.70779,Clear,13,0,0,,2237,6160,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348684779999999,44.346722139999997,8278,28,12,10,2014-06-29 00:04:19.754-04,21.88,22.8,-1.44528,2.70068,3.11093,Clear,13,0,0,,2237,6161,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348676049999995,44.34679209,8279,28,12,10,2014-06-29 00:04:25.264-04,21.9,22.8,-1.45066,2.38405,2.86825,Clear,13,0,0,,2237,6162,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348601970000004,44.346872519999998,8280,28,11,10,2014-06-29 00:04:30.643-04,21.9,22.8,-1.42247,1.8375,2.46847,Clear,13,0,0,,2237,6163,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348550270000004,44.346911509999998,8281,33,10,10,2014-06-29 00:04:34.294-04,21.85,22.8,-1.36349,2.04464,2.71504,Clear,13,0,0,,2237,6164,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348502409999995,44.346965060000002,8282,31,11,10,2014-06-29 00:04:41.158-04,21.86,22.8,-1.35075,2.28935,-3.04401,Clear,13,0,0,,2237,6165,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348437599999997,44.347029769999999,8283,31,10,10,2014-06-29 00:04:46.674-04,21.86,22.8,-1.40726,2.1974,3.12157,Clear,13,0,0,,2237,6166,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348379199999997,44.347092809999999,8284,31,11,10,2014-06-29 00:04:52.417-04,21.92,22.8,-1.41506,2.60061,3.12962,Clear,13,0,0,,2237,6167,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348357719999996,44.347112549999999,8285,31,10,10,2014-06-29 00:04:54.233-04,21.85,22.8,-1.3295,2.73383,-3.02153,Clear,13,0,0,,2237,6168,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34832093,44.34717208,8286,27,9,10,2014-06-29 00:05:00.275-04,21.89,22.8,-1.4279,2.21666,2.80889,Clear,13,0,0,,2237,6169,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348281979999996,44.347229050000003,8287,26,10,10,2014-06-29 00:05:06.286-04,21.91,22.5,-1.40701,2.36498,-2.91182,Clear,13,0,0,,2237,6170,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348192159999996,44.347299489999997,8288,27,10,10,2014-06-29 00:05:14.817-04,21.89,22.5,-1.46756,1.76342,2.63855,Clear,13,0,0,,2237,6171,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348147209999993,44.347368009999997,8289,26,10,10,2014-06-29 00:05:19.81-04,21.81,22.5,-1.40015,1.85334,2.70957,Clear,13,0,0,,2237,6172,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348125659999994,44.347386409999999,8290,25,10,10,2014-06-29 00:05:23.397-04,21.81,22.5,-1.49381,1.69524,2.43377,Clear,13,0,0,,2237,6173,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348095240000006,44.347420059999997,8291,26,10,10,2014-06-29 00:05:26.621-04,21.9,22.5,-1.46002,2.14472,2.76762,Clear,13,0,0,,2237,6174,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348081739999998,44.347440059999997,8292,26,10,10,2014-06-29 00:05:29.299-04,21.9,22.5,-1.47647,2.73953,-1.47092,Clear,13,0,0,,2237,6175,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348046330000003,44.34747197,8293,29,10,10,2014-06-29 00:05:32.427-04,21.83,22.5,-1.47457,2.43446,0.296932,Clear,13,0,0,,2237,6176,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348089079999994,44.347434460000002,8294,28,10,10,2014-06-29 00:05:37.72-04,21.97,22.5,-1.51853,1.2723,-1.0235,Clear,13,0,0,,2237,6177,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348111169999996,44.347410869999997,8295,28,10,10,2014-06-29 00:05:41.085-04,21.97,22.5,-1.47047,1.35686,-0.978935,Clear,13,0,0,,2237,6178,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34814523,44.3473544,8296,27,10,10,2014-06-29 00:05:43.839-04,21.99,22.5,-1.44495,-2.42155,1.79656,Clear,13,0,0,,2237,6179,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348248530000006,44.34724121,8297,27,10,10,2014-06-29 00:05:54.643-04,21.99,22.5,-1.45635,2.58408,0.909212,Clear,13,0,0,,2237,6180,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.346997619999996,44.34873075,8298,31,11,10,2014-06-29 00:08:54.155-04,21.92,22.5,-1.41065,2.58875,-0.852716,Clear,13,0,0,,2237,6181,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34697638,44.348733770000003,8299,30,10,10,2014-06-29 00:08:59.044-04,21.86,22.5,-1.48512,2.23155,0.144927,Clear,13,0,0,,2237,6182,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.346987069999997,44.348740339999999,8300,31,10,10,2014-06-29 00:09:01.614-04,21.97,22.5,-1.48065,2.19812,0.839759,Clear,13,0,0,,2237,6183,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.346985540000006,44.348724920000002,8301,30,9,9,2014-06-29 00:09:08.477-04,21.96,22.5,-1.45496,2.31881,1.42949,Clear,13,0,0,,2237,6184,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345348979999997,44.35065823,8302,29,10,5,2014-06-29 00:10:27.369-04,21.8,22.5,-1.41091,1.84524,-2.13815,Clear,13,0,0,,2237,6185,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345337830000005,44.350695690000002,8303,29,11,6,2014-06-29 00:10:33.543-04,21.84,22.8,-1.44716,2.25236,-1.66487,Clear,13,0,0,,2237,6186,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345305150000002,44.350737899999999,8304,28,11,6,2014-06-29 00:10:37.202-04,21.84,22.8,-1.51943,2.45737,-1.47268,Clear,13,0,0,,2237,6187,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345284809999995,44.350754389999999,8305,22,10,6,2014-06-29 00:10:39.951-04,21.86,22.8,-1.40485,1.41336,-2.02207,Clear,13,0,0,,2237,6188,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345353000000003,44.350701450000003,8306,28,11,6,2014-06-29 00:10:46.94-04,22,22.8,-1.50282,2.05834,-1.6434,Clear,13,0,0,,2237,6189,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345430820000004,44.350661479999999,8307,28,12,6,2014-06-29 00:10:53.877-04,22.01,22.8,-1.53993,1.21437,-0.299914,Clear,13,0,0,,2237,6190,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345463989999999,44.350654669999997,8308,32,11,6,2014-06-29 00:11:00.707-04,21.91,22.8,-1.55035,1.65354,2.42001,Clear,13,0,0,,2237,6191,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344668440000007,44.351283709999997,8309,39,14,8,2014-06-29 00:11:42.538-04,21.87,22.8,-1.46352,1.9504,2.79347,Clear,13,0,0,,2237,6192,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344698930000007,44.351373780000003,8310,39,11,9,2014-06-29 00:11:54.98-04,21.79,22.8,-1.50104,1.95171,-2.51923,Clear,13,0,0,,2237,6193,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344710399999997,44.3513571,8311,38,11,9,2014-06-29 00:12:02.011-04,21.81,22.8,-1.34503,0.584009,1.43846,Clear,13,0,0,,2237,6194,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344710399999997,44.3513571,8312,38,11,9,2014-06-29 00:12:07.462-04,21.82,23.2,-1.47669,1.01447,1.73814,Clear,13,0,0,,2237,6195,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344710399999997,44.3513571,8313,38,11,9,2014-06-29 00:12:09.708-04,21.82,23.2,-1.51314,-2.75567,-1.5925,Clear,13,0,0,,2237,6196,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.343827439999998,44.3524539,8314,11,12,9,2014-06-29 00:13:11.843-04,21.7,23.2,-1.45324,1.77188,2.94681,Clear,13,0,0,,2237,6197,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34381304,44.352475650000002,8315,9,10,9,2014-06-29 00:13:20.84-04,21.67,23.2,-1.46622,2.30839,-2.29088,Clear,13,0,0,,2237,6198,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34381304,44.352475650000002,8316,9,10,9,2014-06-29 00:13:23.058-04,21.81,23.2,-1.45884,1.83251,3.0547,Clear,13,0,0,,2237,6199,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.343827770000004,44.352480110000002,8317,9,10,9,2014-06-29 00:13:28.053-04,21.88,23.2,-1.53019,0.729165,0.175408,Clear,13,0,0,,2237,6200,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.343831019999996,44.352470660000002,8318,8,9,9,2014-06-29 00:13:35.241-04,21.99,23.2,-1.50651,1.5537,-1.96535,Clear,13,0,0,,2237,6201,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.343818080000005,44.352474809999997,8319,5,9,9,2014-06-29 00:13:46.124-04,21.93,23.2,-1.45438,2.28863,-2.15015,Clear,13,0,0,,2237,6202,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.343822709999998,44.352465530000003,8320,6,10,9,2014-06-29 00:13:51.348-04,21.92,23.2,-1.51248,-2.07728,2.85781,Clear,13,0,0,,2237,6203,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34371883,44.35618728,8321,2,11,10,2014-06-29 00:15:35.531-04,21.98,23.2,-1.46824,2.66063,2.54508,Clear,13,0,0,,2237,6204,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.343739260000007,44.35619416,8322,-1,11,10,2014-06-29 00:15:38.865-04,22,23.2,-1.43043,2.72254,2.56102,Clear,13,0,0,,2237,6205,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344109840000002,44.356291679999998,8323,8,11,10,2014-06-29 00:16:01.538-04,21.99,23.2,-1.51674,1.57827,1.35275,Clear,13,0,0,,2237,6206,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344267909999999,44.356292889999999,8324,10,11,9,2014-06-29 00:16:14.307-04,21.97,23.2,-1.47481,2.98247,2.83967,Clear,13,0,0,,2237,6207,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34440472,44.356275930000002,8325,14,10,8,2014-06-29 00:16:28.498-04,21.99,23.2,-1.53929,2.6225,2.44802,Clear,13,0,0,,2237,6208,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34438206,44.356326439999997,8326,10,11,8,2014-06-29 00:16:33.958-04,22,23.2,-1.4714,3.04899,2.90531,Clear,13,0,0,,2237,6209,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344447990000006,44.356377129999998,8327,6,10,9,2014-06-29 00:16:40.777-04,22,23.2,-1.47446,2.95003,2.83525,Clear,13,0,0,,2237,6210,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344573760000003,44.356409759999998,8328,0,11,10,2014-06-29 00:16:47.511-04,21.96,23.2,-1.38478,2.74376,2.74398,Clear,13,0,0,,2237,6211,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344661799999997,44.356415900000002,8329,-2,10,10,2014-06-29 00:16:55.358-04,21.98,23.2,-1.50967,1.49486,1.33421,Clear,13,0,0,,2237,6212,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344714999999994,44.356413449999998,8330,-2,11,10,2014-06-29 00:17:02.515-04,21.94,23.2,-1.54635,1.52907,1.19559,Clear,13,0,0,,2237,6213,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344795930000004,44.356435220000002,8331,-5,10,8,2014-06-29 00:17:08.679-04,21.99,23.2,-1.49038,0.942776,0.810568,Clear,13,0,0,,2237,6214,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345000130000003,44.356459350000002,8332,-3,10,11,2014-06-29 00:17:48.335-04,21.75,23.2,-1.43448,1.57707,3.06534,Clear,13,0,0,,2237,6215,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345043419999996,44.356458269999997,8333,0,10,11,2014-06-29 00:17:56.96-04,21.93,23.2,-1.46203,2.85498,2.6354,Clear,13,0,0,,2237,6216,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34514206,44.356507149999999,8334,-5,11,11,2014-06-29 00:18:03.978-04,21.94,23.2,-1.50743,1.16818,0.962339,Clear,13,0,0,,2237,6217,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34531201,44.356532799999997,8335,-6,12,10,2014-06-29 00:18:17.04-04,22,22.8,-1.52678,2.28547,2.17749,Clear,13,0,0,,2237,6218,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345443459999998,44.356588180000003,8336,1,11,10,2014-06-29 00:18:25.294-04,21.94,22.8,-1.39592,0.927425,1.08344,Clear,13,0,0,,2237,6219,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345581539999998,44.35662053,8337,-4,11,11,2014-06-29 00:18:33.578-04,22.02,22.8,-1.46202,-0.728805,-0.918303,Clear,13,0,0,,2237,6220,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345714079999993,44.35666124,8338,-6,11,10,2014-06-29 00:18:44.314-04,21.93,22.8,-1.50506,1.708,1.85846,Clear,13,0,0,,2237,6221,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345763649999995,44.356709879999997,8339,-6,11,10,2014-06-29 00:18:50.807-04,21.97,22.8,-1.48813,1.91326,2.07195,Clear,13,0,0,,2237,6222,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345812019999997,44.356757899999998,8340,-6,11,10,2014-06-29 00:18:57.026-04,21.96,22.8,-1.43012,1.4319,1.61705,Clear,13,0,0,,2237,6223,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34586686,44.356771940000002,8341,-6,11,10,2014-06-29 00:19:01.203-04,21.96,22.8,-1.49306,2.55087,2.50861,Clear,13,0,0,,2237,6224,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.345918010000005,44.35678765,8342,-5,11,9,2014-06-29 00:19:05.416-04,22.02,22.8,-1.508,-1.93377,-2.00091,Clear,13,0,0,,2237,6225,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347376589999996,44.357033479999998,8347,-3,11,9,2014-06-29 00:20:15.744-04,21.93,22.5,-1.47359,2.30472,-2.31074,Clear,13,0,0,,2237,6230,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34736592,44.357048749999997,8348,-5,12,9,2014-06-29 00:20:19.267-04,21.94,22.5,-1.50833,1.97661,1.59959,Clear,13,0,0,,2237,6231,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347768709999997,44.357013180000003,8349,-21,11,9,2014-06-29 00:20:42.604-04,21.97,22.5,-1.55429,-2.91232,2.09948,Clear,13,0,0,,2237,6232,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34906472,44.356496069999999,8350,-17,11,11,2014-06-29 00:22:24.117-04,21.89,22.2,-1.36632,1.79316,2.12001,Clear,13,0,0,,2237,6233,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34906472,44.356496069999999,8351,-17,11,11,2014-06-29 00:22:27.408-04,21.89,22.2,-1.40011,2.03647,1.75786,Clear,13,0,0,,2237,6234,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34906472,44.356496069999999,8352,-17,11,11,2014-06-29 00:22:32.126-04,21.92,22.2,-1.41847,1.27184,0.819946,Clear,13,0,0,,2237,6235,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34906472,44.356496069999999,8353,-17,11,11,2014-06-29 00:22:37.825-04,22,22.2,-1.50307,0.737677,0.0155668,Clear,13,0,0,,2237,6236,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349124579999994,44.356431059999998,8354,-21,11,10,2014-06-29 00:22:44.955-04,21.99,22.2,-1.48903,2.73156,2.09073,Clear,13,0,0,,2237,6237,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349224590000006,44.356395249999998,8355,-23,10,10,2014-06-29 00:22:51.291-04,21.97,22.2,-1.39437,1.83498,1.66287,Clear,13,0,0,,2237,6238,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349332540000006,44.35636454,8356,-20,10,10,2014-06-29 00:22:56.379-04,21.98,22.2,-1.52437,1.99555,1.36837,Clear,13,0,0,,2237,6239,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349387500000006,44.356332430000002,8357,-17,10,10,2014-06-29 00:23:00.943-04,21.98,22.2,-1.43314,1.4065,1.1525,Clear,13,0,0,,2237,6240,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349414069999995,44.356326699999997,8358,-14,10,10,2014-06-29 00:23:03.41-04,21.96,22.2,-1.48396,2.17612,1.54768,Clear,13,0,0,,2237,6241,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349475769999998,44.356230859999997,8359,-14,10,10,2014-06-29 00:23:11.861-04,21.92,22.2,-1.43139,1.10053,-1.50854,Clear,13,0,0,,2237,6242,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349664369999999,44.356050009999997,8360,-16,10,10,2014-06-29 00:23:32.213-04,22.1,22.2,-1.42711,2.00743,1.93959,Clear,13,0,0,,2237,6243,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349688810000004,44.356031209999998,8361,-13,11,9,2014-06-29 00:23:36.531-04,21.96,21.9,-1.44115,1.35568,1.70165,Clear,13,0,0,,2237,6244,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349697329999998,44.356022029999998,8362,-15,10,9,2014-06-29 00:23:48.451-04,21.96,21.9,-1.47285,-0.149955,-2.18796,Clear,13,0,0,,2237,6245,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349708539999995,44.356010679999997,8363,-17,11,9,2014-06-29 00:23:49.954-04,21.94,21.9,-1.49891,0.701508,-1.09513,Clear,13,0,0,,2237,6246,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349807659999996,44.35595173,8364,-12,10,8,2014-06-29 00:23:57.919-04,21.96,21.9,-1.48799,2.5691,2.1937,Clear,13,0,0,,2237,6247,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.3498656,44.355931820000002,8365,-16,11,8,2014-06-29 00:24:02.579-04,21.97,21.9,-1.36156,0.726577,-2.35672,Clear,13,0,0,,2237,6248,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.354325619999997,44.354736529999997,8366,-6,12,9,2014-06-29 00:25:27.136-04,21.97,21.5,-1.48772,2.83965,-1.5922,Clear,13,0,0,,2237,6249,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.354310350000006,44.354738249999997,8367,-6,12,9,2014-06-29 00:25:29.159-04,21.8,21.5,-1.4659,1.64852,-2.73291,Clear,13,0,0,,2237,6250,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.354239640000003,44.354708170000002,8368,-2,11,9,2014-06-29 00:25:35.789-04,21.95,21.5,-1.47218,1.66369,1.10614,Clear,13,0,0,,2237,6251,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358562730000003,44.35390408,8369,10,10,8,2014-06-29 00:26:57.726-04,21.96,21.5,-1.45884,2.22848,-2.70304,Clear,13,0,0,,2237,6252,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358546110000006,44.35391284,8370,12,11,8,2014-06-29 00:27:04.688-04,21.76,21.5,-1.43746,1.90232,-2.79268,Clear,13,0,0,,2237,6253,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358398699999995,44.35391181,8371,1,10,9,2014-06-29 00:27:21.061-04,21.96,21.5,-1.50161,1.45743,-2.86468,Clear,13,0,0,,2237,6254,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358398699999995,44.35391181,8372,1,10,9,2014-06-29 00:27:25.031-04,21.86,21.5,-1.52782,1.17029,2.50776,Clear,13,0,0,,2237,6255,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358382320000004,44.35389696,8373,5,10,9,2014-06-29 00:27:31.777-04,21.85,21.5,-1.45212,2.22125,1.97902,Clear,13,0,0,,2237,6256,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358368189999993,44.353893939999999,8374,6,10,8,2014-06-29 00:27:37.074-04,21.85,21.5,-1.47363,0.821755,-0.0412328,Clear,13,0,0,,2237,6257,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.362043389999997,44.356173409999997,8375,-11,13,6,2014-06-29 00:29:12.814-04,21.92,21.5,-1.51068,2.20918,1.89597,Clear,13,0,0,,2237,6258,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.362043389999997,44.356173409999997,8376,-11,13,6,2014-06-29 00:29:21.497-04,21.89,21.5,-1.43326,1.50367,1.51751,Clear,13,0,0,,2237,6259,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.362043389999997,44.356173409999997,8377,-11,13,6,2014-06-29 00:29:25.226-04,21.96,21.5,-1.46937,1.58286,2.51374,Clear,13,0,0,,2237,6260,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.362043389999997,44.356173409999997,8378,-11,13,6,2014-06-29 00:29:28.038-04,21.96,21.5,-1.54234,2.41899,-2.24132,Clear,13,0,0,,2237,6261,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361761909999998,44.35682551,8379,6,10,9,2014-06-29 00:30:17.831-04,21.84,21.5,-1.48108,1.97799,2.82675,Clear,13,0,0,,2237,6262,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361772520000002,44.356833090000002,8380,7,11,9,2014-06-29 00:30:21.341-04,21.83,21.5,-1.51318,2.86848,-1.53994,Clear,13,0,0,,2237,6263,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361787710000002,44.356838930000002,8381,8,11,10,2014-06-29 00:30:25.112-04,21.83,21.5,-1.48718,1.13484,-0.320733,Clear,13,0,0,,2237,6264,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361787710000002,44.356838930000002,8382,8,11,10,2014-06-29 00:30:27.355-04,21.84,21.5,-1.45645,1.68639,0.721059,Clear,13,0,0,,2237,6265,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361788649999994,44.361835050000003,8383,18,14,9,2014-06-29 00:32:16.105-04,21.84,21.2,-1.50963,1.76796,1.16298,Clear,13,0,0,,2237,6266,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361783729999999,44.361844189999999,8384,15,18,9,2014-06-29 00:32:19.53-04,21.95,21.5,-1.42957,1.68835,1.9302,Clear,13,0,0,,2237,6267,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361783729999999,44.361844189999999,8385,15,18,9,2014-06-29 00:32:24.49-04,21.91,21.2,-1.51846,1.47514,2.21841,Clear,13,0,0,,2237,6268,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361789090000005,44.361852890000002,8386,15,13,11,2014-06-29 00:32:27.679-04,21.91,21.5,-1.52107,1.49766,3.01238,Clear,13,0,0,,2237,6269,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361795029999996,44.361869929999997,8387,8,13,11,2014-06-29 00:32:31.514-04,21.83,21.5,-1.49415,1.78506,-2.05231,Clear,13,0,0,,2237,6270,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361795029999996,44.361869929999997,8388,8,13,11,2014-06-29 00:32:37.147-04,21.92,21.5,-1.54052,1.77207,0.928662,Clear,13,0,0,,2237,6271,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361502650000006,44.363842990000002,8389,19,11,11,2014-06-29 00:33:52.44-04,21.74,21.2,-1.50997,2.01048,-2.66163,Clear,13,0,0,,2237,6272,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361513149999995,44.363853149999997,8390,18,11,11,2014-06-29 00:33:58.339-04,21.72,21.2,-1.48632,1.89439,2.72906,Clear,13,0,0,,2237,6273,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359952430000007,44.367539800000003,8391,8,11,10,2014-06-29 00:35:30.201-04,21.83,21.2,-1.49749,2.00558,-2.5647,Clear,13,0,0,,2237,6274,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359977299999997,44.367561019999997,8392,6,11,10,2014-06-29 00:35:38.839-04,21.9,21.2,-1.49641,2.45801,2.52609,Clear,13,0,0,,2237,6275,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359963800000003,44.36754956,8393,6,10,10,2014-06-29 00:35:44.378-04,21.87,21.5,-1.46782,0.996132,1.65437,Clear,13,0,0,,2237,6276,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359963800000003,44.36754956,8394,6,10,10,2014-06-29 00:35:50.958-04,21.86,21.2,-1.51972,2.33037,-3.00743,Clear,13,0,0,,2237,6277,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358916190000002,44.369931479999998,8395,-9,11,10,2014-06-29 00:37:16.156-04,21.72,21.2,-1.5071,1.58249,2.83286,Clear,13,0,0,,2237,6278,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358916190000002,44.369931479999998,8396,-9,11,10,2014-06-29 00:37:24.102-04,21.73,21.2,-1.47058,1.3997,-2.96826,Clear,13,0,0,,2237,6279,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358916190000002,44.369931479999998,8397,-9,11,10,2014-06-29 00:37:27.38-04,21.72,21.2,-1.34539,1.16086,2.80842,Clear,13,0,0,,2237,6280,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359827019999997,44.372221959999998,8398,-5,11,11,2014-06-29 00:38:34.623-04,21.74,21.2,-1.46945,1.92662,2.77868,Clear,13,0,0,,2237,6281,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359836209999997,44.37223797,8399,-5,11,11,2014-06-29 00:38:45.044-04,21.76,21.2,-1.46101,1.79738,2.6685,Clear,13,0,0,,2237,6282,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359825259999997,44.372230180000003,8400,-6,10,11,2014-06-29 00:38:51.053-04,21.72,21.2,-1.46988,1.91547,-2.91973,Clear,13,0,0,,2237,6283,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359882429999999,44.372433389999998,8401,-2,10,9,2014-06-29 00:39:56.954-04,21.7,21.2,-1.48776,2.02695,-2.98253,Clear,13,0,0,,2237,6284,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359885439999996,44.372458479999999,8402,-1,10,10,2014-06-29 00:40:03.274-04,21.74,21.2,-1.47885,2.2661,-2.43795,Clear,13,0,0,,2237,6285,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359885439999996,44.372458479999999,8403,-1,10,10,2014-06-29 00:40:12.339-04,21.8,21.2,-1.46951,1.32626,2.14173,Clear,13,0,0,,2237,6286,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.340391404926777,44.252944313921034,7560,17.7,5,0,2014-06-28 02:17:09.34-04,21.33,18.3,-1.42014,-2.78649,-0.997219,Stray clouds,12,0,0,,2237,8901,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
0,7561,0,0,0,2014-06-28 02:17:30.396-04,21.31,18.3,-1.43504,3.14113,2.42451,Stray clouds,12,0,0,,2237,3741,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340750820934772,44.253292120093137,7562,0,5,0,2014-06-28 02:17:32.162-04,21.32,18.3,-1.52531,-1.73742,2.84303,Stray clouds,12,0,0,,2237,3742,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.34074042737484,44.25328663084656,7563,0.600006,5,5,2014-06-28 02:17:35.63-04,21.29,18.3,-1.50366,-1.92478,-1.04864,Stray clouds,12,0,0,,2237,3743,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340666415169835,44.253300041891634,7564,0.100006,10,5,2014-06-28 02:17:39.72-04,21.26,18.3,-1.50605,-2.77175,-1.76917,Stray clouds,12,0,0,,2237,3744,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340637162327766,44.253317518159747,7565,-0.399994,10,5,2014-06-28 02:17:42.255-04,21.27,18.3,-1.39279,2.71261,-2.9952,Stray clouds,12,0,0,,2237,3745,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340616375207901,44.253331474028528,7566,-1.10001,10,5,2014-06-28 02:17:44.073-04,21.27,18.3,-1.31139,2.14878,2.01257,Stray clouds,12,0,0,,2237,3746,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340588128194213,44.253353853709996,7567,-3.29999,10,6,2014-06-28 02:17:46.034-04,21.37,18.3,-1.46561,1.84946,0.409777,Stray clouds,12,0,0,,2237,3747,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.34054060280323,44.253410599194467,7568,-10.8,10,6,2014-06-28 02:17:50.075-04,21.39,18,-1.47298,1.68196,2.97738,Stray clouds,12,0,0,,2237,3748,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340495424345136,44.25343343988061,7569,-13.2,10,6,2014-06-28 02:17:52.531-04,21.39,18,-1.35709,2.99596,-2.47041,Stray clouds,12,0,0,,2237,3749,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340419987216592,44.253463740460575,7570,-15.3,10,6,2014-06-28 02:17:55.268-04,21.39,18,-1.47146,-1.60466,-0.563195,Stray clouds,12,0,0,,2237,3750,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340367851778865,44.253480210900317,7571,-16.4,5,6,2014-06-28 02:17:58.812-04,21.41,18,-1.49026,2.38473,-2.87278,Stray clouds,12,0,0,,2237,3751,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340302472934127,44.253502464853227,7572,-17.2,5,6,2014-06-28 02:18:02.883-04,21.4,18,-1.48722,3.04597,-2.37591,Stray clouds,12,0,0,,2237,3752,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340216306969523,44.253535363823175,7573,-18.5,5,6,2014-06-28 02:18:08.133-04,21.36,18,-1.39317,2.57474,-2.96008,Stray clouds,12,0,0,,2237,3753,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340211361646652,44.253547433763742,7574,-18.3,5,6,2014-06-28 02:18:11.065-04,21.37,18,-1.49808,-0.688828,-1.50583,Stray clouds,12,0,0,,2237,3754,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340238267555833,44.253548691049218,7575,-18.6,5,6,2014-06-28 02:18:13.591-04,21.37,18,-1.54346,0.168111,-0.858892,Stray clouds,12,0,0,,2237,3755,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340268190950155,44.253540057688951,7576,-19.5,5,6,2014-06-28 02:18:16.028-04,21.48,18,-1.5089,2.48572,1.44547,Stray clouds,12,0,0,,2237,3756,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340340610593557,44.253510595299304,7577,-19.4,5,6,2014-06-28 02:18:19.484-04,21.45,18,-1.51957,2.84913,1.86053,Stray clouds,12,0,0,,2237,3757,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340372126549482,44.253501081839204,7578,-19.6,5,6,2014-06-28 02:18:21.523-04,21.45,18,-1.46271,2.12957,1.32423,Stray clouds,12,0,0,,2237,3758,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340403977781534,44.253491736017168,7579,-19.8,5,6,2014-06-28 02:18:24.511-04,21.46,18,-1.46946,1.42278,0.458719,Stray clouds,12,0,0,,2237,3759,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340435577556491,44.253481971099973,7580,-20.5,5,6,2014-06-28 02:18:26.668-04,21.46,18,-1.46503,3.09749,2.19622,Stray clouds,12,0,0,,2237,3760,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340497352182865,44.253461351618171,7581,-20.2,5,6,2014-06-28 02:18:29.683-04,21.45,18,-1.45386,2.05194,1.07266,Stray clouds,12,0,0,,2237,3761,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340527107939124,44.253449030220509,7582,-20.3,5,6,2014-06-28 02:18:31.616-04,21.43,18,-1.49574,-0.131663,-1.5041,Stray clouds,12,0,0,,2237,3762,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340558204799891,44.253437393751,7583,-20.3,5,6,2014-06-28 02:18:33.706-04,21.43,18,-1.41698,2.64958,1.82239,Stray clouds,12,0,0,,2237,3763,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340558204799891,44.253437393751,7584,-20.3,5,6,2014-06-28 02:18:35.032-04,21.43,18,-1.49719,3.14085,2.11234,Stray clouds,12,0,0,,2237,3764,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340588966638453,44.25342635717243,7585,-20.4,5,6,2014-06-28 02:18:36.858-04,21.42,18,-1.35538,-2.79325,2.53633,Stray clouds,12,0,0,,2237,3765,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340646801516414,44.253402343019843,7586,-20.3,5,6,2014-06-28 02:18:39.578-04,21.42,18,-1.46512,2.44287,1.50885,Stray clouds,12,0,0,,2237,3766,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.340723831206561,44.253353015519679,7587,-19.9,5,6,2014-06-28 02:18:50.312-04,21.43,17.7,-1.47502,-2.77851,-1.85028,Stray clouds,12,0,0,,2237,3767,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94

-68.335838606581092,44.261835501529276,7588,-10,10,6,2014-06-28 02:20:44.982-04,21.36,17,-1.41878,2.87035,-2.0438,Stray clouds,12,0,0,,2237,3768,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.335838606581092,44.261835501529276,7589,-10,10,6,2014-06-28 02:20:48.93-04,21.41,17,-1.50503,-3.01832,-1.54561,Stray clouds,12,0,0,,2237,3769,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.335838606581092,44.261835501529276,7590,-10,10,6,2014-06-28 02:20:53.097-04,21.45,17,-1.4213,2.78571,1.03394,Stray clouds,12,0,0,,2237,3770,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.335838606581092,44.261835501529276,7591,-10,10,6,2014-06-28 02:20:58.273-04,21.46,17,-1.43689,2.63724,2.25722,Stray clouds,12,0,0,,2237,3771,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.335838606581092,44.261835501529276,7592,-10,10,6,2014-06-28 02:21:01.412-04,21.45,17,-1.46577,2.19119,2.8194,Stray clouds,12,0,0,,2237,3772,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334781229496002,44.26347428932786,7593,-3.70001,10,6,2014-06-28 02:21:55.889-04,21.22,16.7,-1.54698,1.03405,2.09154,Stray clouds,12,0,0,,2237,3773,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334781229496002,44.26347428932786,7594,-3.70001,10,6,2014-06-28 02:21:57.444-04,21.26,16.7,-1.46591,2.35619,-2.93559,Stray clouds,12,0,0,,2237,3774,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334781229496002,44.26347428932786,7595,-3.70001,10,6,2014-06-28 02:22:00.153-04,21.26,16.7,-1.40658,2.97992,-2.38666,Stray clouds,12,0,0,,2237,3775,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.33469514735043,44.263595198281109,7596,-4.89999,5,7,2014-06-28 02:22:17.888-04,21.43,16.7,-1.42357,2.76082,-2.68642,Stray clouds,12,0,0,,2237,3776,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.33469514735043,44.263595198281109,7597,-4.89999,5,7,2014-06-28 02:22:23.042-04,21.41,16.7,-1.41725,2.79256,-2.65303,Stray clouds,12,0,0,,2237,3777,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.33469514735043,44.263595198281109,7598,-4.89999,5,7,2014-06-28 02:22:29.501-04,21.4,16.7,-1.38439,3.14131,-2.41531,Stray clouds,12,0,0,,2237,3778,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.33469514735043,44.263595198281109,7599,-4.89999,5,7,2014-06-28 02:22:37.275-04,21.45,16.7,-1.44175,1.16252,2.0839,Stray clouds,12,0,0,,2237,3779,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334375126287341,44.263878506608307,7600,-9.79999,5,8,2014-06-28 02:22:48.595-04,21.42,16.7,-1.50289,2.44673,-3.01113,Stray clouds,12,0,0,,2237,3780,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334345035254955,44.263901556842029,7601,-10.1,5,8,2014-06-28 02:22:54.583-04,21.42,16.7,-1.498,-2.062,-1.39669,Stray clouds,12,0,0,,2237,3781,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334345035254955,44.263901556842029,7602,-10.1,5,8,2014-06-28 02:22:57.74-04,21.42,16.7,-1.5108,0.428341,1.37236,Stray clouds,12,0,0,,2237,3782,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334345035254955,44.263901556842029,7603,-10.1,5,8,2014-06-28 02:23:00.613-04,21.41,16.7,-1.52321,1.50068,2.41583,Stray clouds,12,0,0,,2237,3783,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334345035254955,44.263901556842029,7604,-10.1,5,8,2014-06-28 02:23:03.683-04,21.4,16.7,-1.54188,-2.03679,-1.18877,Stray clouds,12,0,0,,2237,3784,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334345035254955,44.263901556842029,7605,-10.1,5,8,2014-06-28 02:23:10.118-04,21.4,16.7,-1.51692,-2.73036,-2.04252,Stray clouds,12,0,0,,2237,3785,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334345035254955,44.263901556842029,7606,-10.1,5,8,2014-06-28 02:23:13.592-04,21.38,16.7,-1.51579,2.70451,-2.84824,Stray clouds,12,0,0,,2237,3786,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334345035254955,44.263901556842029,7607,-10.1,5,8,2014-06-28 02:23:15.807-04,21.41,16.7,-1.45372,-1.50244,-0.88151,Stray clouds,12,0,0,,2237,3787,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.334345035254955,44.263901556842029,7608,-10.1,5,8,2014-06-28 02:23:17.608-04,21.41,16.7,-1.32516,-2.64128,-2.17039,Stray clouds,12,0,0,,2237,3788,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333998108282685,44.264165838249028,7609,-11.4,5,8,2014-06-28 02:23:19.217-04,21.4,16.7,-1.48873,2.98243,-2.50161,Stray clouds,12,0,0,,2237,3789,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333998108282685,44.264165838249028,7610,-11.4,5,8,2014-06-28 02:23:21.054-04,21.41,16.4,-1.48056,2.21451,-3.09303,Stray clouds,12,0,0,,2237,3790,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333973465487361,44.26418230868876,7611,-11.5,5,8,2014-06-28 02:23:22.438-04,21.41,16.4,-1.34382,2.32396,-3.04397,Stray clouds,12,0,0,,2237,3791,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7612,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:24.074-04,21.4,16.4,-1.42858,-0.708565,0.299833,Stray clouds,12,0,0,,2237,3792,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7613,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:25.829-04,21.4,16.4,-1.52312,-1.48884,-0.350432,Stray clouds,12,0,0,,2237,3793,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7614,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:29.256-04,21.39,16.4,-1.33982,0.854211,-1.81651,Stray clouds,12,0,0,,2237,3794,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7615,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:31.735-04,21.44,16.4,-1.50833,2.97574,1.57464,Stray clouds,12,0,0,,2237,3795,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7616,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:33.121-04,21.44,16.4,-1.43509,1.92582,0.798215,Stray clouds,12,0,0,,2237,3796,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7617,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:34.366-04,21.44,16.4,-1.41325,1.23206,-0.663536,Stray clouds,12,0,0,,2237,3797,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7618,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:36.028-04,21.39,16.4,-1.53259,1.32811,2.71386,Stray clouds,12,0,0,,2237,3798,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7619,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:37.647-04,21.39,16.4,-1.51758,0.728474,1.76486,Stray clouds,12,0,0,,2237,3799,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7620,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:39.647-04,21.42,16.4,-1.44013,2.00338,2.86623,Stray clouds,12,0,0,,2237,3800,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7621,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:42.052-04,21.42,16.4,-1.36245,3.05229,-2.49136,Stray clouds,12,0,0,,2237,3801,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7622,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:43.81-04,21.38,16.4,-1.40437,1.80211,2.95687,Stray clouds,12,0,0,,2237,3802,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7623,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:45.486-04,21.38,16.4,-1.47336,-0.358414,0.915866,Stray clouds,12,0,0,,2237,3803,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7624,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:47.36-04,21.43,16.4,-1.43279,2.02078,3.07202,Stray clouds,12,0,0,,2237,3804,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7625,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:48.994-04,21.43,16.4,-1.48239,-1.83263,2.96303,Stray clouds,12,0,0,,2237,3805,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333961395546794,44.264191780239344,7626,-11.7,5,8,2014-06-28 02:23:51.997-04,21.41,16.4,-1.5147,-2.07184,2.78342,Stray clouds,12,0,0,,2237,3806,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.330474523827434,44.266300122253597,7627,1.39999,10,6,2014-06-28 02:25:29.596-04,21.35,15.7,-1.48347,-2.6788,2.38006,Stray clouds,12,0,0,,2237,3807,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.330474523827434,44.266300122253597,7628,1.39999,10,6,2014-06-28 02:25:36.063-04,21.38,15.7,-1.37648,2.54729,1.7389,Stray clouds,12,0,0,,2237,3808,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.330474523827434,44.266300122253597,7629,1.39999,10,6,2014-06-28 02:25:39.467-04,21.43,15.7,-1.47768,2.29384,1.07561,Stray clouds,12,0,0,,2237,3809,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.330474523827434,44.266300122253597,7630,1.39999,10,6,2014-06-28 02:25:45.619-04,21.4,15.7,-1.46302,1.66772,2.74814,Stray clouds,12,0,0,,2237,3810,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.330474523827434,44.266300122253597,7631,1.39999,10,6,2014-06-28 02:25:50.66-04,21.36,15.7,-1.46166,2.16712,3.12521,Stray clouds,12,0,0,,2237,3811,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.330474523827434,44.266300122253597,7632,1.39999,10,6,2014-06-28 02:25:53.849-04,21.35,15.7,-1.41375,-1.95172,-1.36781,Stray clouds,12,0,0,,2237,3812,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.330474523827434,44.266300122253597,7633,1.39999,10,6,2014-06-28 02:25:58.305-04,21.38,15.7,-1.41293,-0.697855,0.353091,Stray clouds,12,0,0,,2237,3813,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,28,94
-68.333791899999994,44.40199381,7754,23,5,10,2014-06-27 22:48:20.919-04,21.71,20.6,-1.46837,2.27435,-0.0336603,Clear,12,0,0,,2237,105,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.333794280000006,44.402002680000002,7755,23,4,10,2014-06-27 22:48:25.015-04,21.72,20.9,-1.46139,2.67099,1.85944,Clear,12,0,0,,2237,106,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.333794280000006,44.402002680000002,7756,23,4,10,2014-06-27 22:48:27.206-04,21.72,20.9,-1.45226,2.42873,1.70653,Clear,12,0,0,,2237,107,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.338399370000005,44.36434912,7757,-11,10,10,2014-06-27 22:55:05.555-04,21.81,20.9,-1.50227,2.00467,-0.528386,Clear,12,0,0,,2237,108,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.338399370000005,44.36434912,7758,-11,10,10,2014-06-27 22:55:09.246-04,21.84,20.9,-1.41978,1.53498,2.49767,Clear,12,0,0,,2237,109,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.338399370000005,44.36434912,7759,-11,10,10,2014-06-27 22:55:14.482-04,21.81,20.9,-1.52976,2.12186,-2.42808,Clear,12,0,0,,2237,110,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.345375579999995,44.365140500000003,7760,2,11,8,2014-06-27 22:56:33.977-04,21.92,20.9,-1.49169,2.51318,-2.70257,Clear,12,0,0,,2237,111,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.345387599999995,44.365124260000002,7761,0,10,9,2014-06-27 22:56:40.668-04,21.81,20.9,-1.49932,2.88973,-2.382,Clear,12,0,0,,2237,112,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.345387599999995,44.365124260000002,7762,0,10,9,2014-06-27 22:56:44.688-04,21.82,20.9,-1.4428,2.73243,0.258845,Clear,12,0,0,,2237,113,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.360692389999997,44.37447478,7763,7,11,9,2014-06-27 23:00:27.065-04,21.71,20.9,-1.49521,2.27298,1.47404,Clear,12,0,0,,2237,114,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.36069519,44.374464439999997,7764,7,12,8,2014-06-27 23:00:29.921-04,21.8,20.9,-1.49312,1.49031,0.784896,Clear,12,0,0,,2237,115,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.360706579999999,44.374477949999999,7765,6,12,9,2014-06-27 23:00:33.87-04,21.8,20.9,-1.4312,2.64934,-1.97022,Clear,12,0,0,,2237,116,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.360706579999999,44.374477949999999,7766,6,12,9,2014-06-27 23:00:35.889-04,21.81,20.9,-1.44003,2.42908,-1.15051,Clear,12,0,0,,2237,117,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364093510000004,44.38241886,7767,23,14,10,2014-06-27 23:03:21.539-04,21.72,20.9,-1.52039,2.62655,-0.791115,Clear,12,0,0,,2237,118,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364093510000004,44.38241886,7768,23,14,10,2014-06-27 23:03:24.39-04,21.72,20.9,-1.52162,1.7505,-1.56765,Clear,12,0,0,,2237,119,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364093510000004,44.38241886,7769,23,14,10,2014-06-27 23:03:29.042-04,21.84,20.9,-1.52147,-2.17119,1.83263,Clear,12,0,0,,2237,120,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364093510000004,44.38241886,7770,23,14,10,2014-06-27 23:03:31.588-04,21.84,20.9,-1.30033,-0.369547,3.05937,Clear,12,0,0,,2237,121,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364093510000004,44.38241886,7771,23,14,10,2014-06-27 23:03:47.131-04,21.76,20.9,-1.53489,-0.357999,3.09551,Clear,12,0,0,,2237,122,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364093510000004,44.38241886,7772,23,14,10,2014-06-27 23:03:49.173-04,21.76,20.9,-1.26293,-0.57138,2.96798,Clear,12,0,0,,2237,123,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364093510000004,44.38241886,7773,23,14,10,2014-06-27 23:03:50.699-04,21.82,20.9,-1.31373,-0.196321,-2.92237,Clear,12,0,0,,2237,124,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364093510000004,44.38241886,7774,23,14,10,2014-06-27 23:03:53.816-04,21.82,20.9,-1.28496,-0.324581,-2.84405,Clear,12,0,0,,2237,125,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364093510000004,44.38241886,7775,23,14,10,2014-06-27 23:03:57.038-04,21.72,20.9,-1.28517,0.260815,-2.51544,Clear,12,0,0,,2237,126,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364131639999997,44.382410190000002,7776,22,10,8,2014-06-27 23:03:58.845-04,21.72,20.9,-1.40632,-0.246861,-2.81215,Clear,12,0,0,,2237,127,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364178039999999,44.382404180000002,7777,20,11,8,2014-06-27 23:04:00.378-04,21.73,20.9,-1.25152,-0.120681,-2.81531,Clear,12,0,0,,2237,128,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364226329999994,44.38239385,7778,21,11,8,2014-06-27 23:04:02.598-04,21.73,20.9,-1.41938,-0.89209,3.08705,Clear,12,0,0,,2237,129,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364282360000004,44.38239309,7779,20,10,8,2014-06-27 23:04:04.853-04,21.73,20.9,-1.23375,-0.312837,-3.03745,Clear,12,0,0,,2237,130,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.36438554,44.3823832,7780,23,10,8,2014-06-27 23:04:08.252-04,21.75,20.9,-1.30765,0.158747,-2.53805,Clear,12,0,0,,2237,131,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364425639999993,44.38236998,7781,22,10,8,2014-06-27 23:04:10.569-04,21.75,20.9,-1.26733,-0.276341,-2.79159,Clear,12,0,0,,2237,132,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364460350000002,44.38235624,7782,21,11,8,2014-06-27 23:04:12.135-04,21.82,20.9,-1.18532,-0.446743,-2.92675,Clear,12,0,0,,2237,133,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364498879999999,44.38234997,7783,21,11,9,2014-06-27 23:04:14.046-04,21.82,20.9,-1.122,-0.375525,-2.90915,Clear,12,0,0,,2237,134,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364538049999993,44.382339899999998,7784,21,11,9,2014-06-27 23:04:15.819-04,21.82,20.9,-1.22817,-0.0396958,-2.83713,Clear,12,0,0,,2237,135,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.36457396,44.382327529999998,7785,22,10,9,2014-06-27 23:04:17.556-04,21.7,20.9,-1.19207,-0.0219048,-2.76438,Clear,12,0,0,,2237,136,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364609540000004,44.382313689999997,7786,23,11,9,2014-06-27 23:04:19.652-04,21.7,20.9,-1.13359,-0.301033,-2.87469,Clear,12,0,0,,2237,137,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364648810000006,44.382301609999999,7787,22,11,9,2014-06-27 23:04:21.323-04,21.7,20.9,-1.28806,-0.0991503,-2.49181,Clear,12,0,0,,2237,138,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364648810000006,44.382301609999999,7788,22,11,9,2014-06-27 23:04:23.097-04,21.72,20.9,-1.37608,0.277946,-2.50144,Clear,12,0,0,,2237,139,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.36468895,44.3823061,7789,21,11,9,2014-06-27 23:04:25.086-04,21.72,20.9,-1.31241,-0.254338,-2.78193,Clear,12,0,0,,2237,140,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364750689999994,44.382304589999997,7790,20,11,9,2014-06-27 23:04:27.382-04,21.72,20.9,-1.29076,-0.402419,-2.87227,Clear,12,0,0,,2237,141,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.364871239999999,44.382303380000003,7791,22,10,9,2014-06-27 23:04:33.378-04,21.77,20.9,-1.32935,1.54415,0.16625,Clear,12,0,0,,2237,142,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.365414110000003,44.382192719999999,7792,29,10,10,2014-06-27 23:05:12.661-04,21.9,20.9,-1.42942,2.93246,2.35362,Clear,12,0,0,,2237,143,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.372413120000004,44.379579659999997,7793,32,11,9,2014-06-27 23:06:54.309-04,21.83,20.6,-1.48397,2.28587,-1.36231,Clear,12,0,0,,2237,144,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.372401359999998,44.37955882,7794,33,11,10,2014-06-27 23:07:02.815-04,21.83,20.6,-1.47539,2.47002,0.385993,Clear,12,0,0,,2237,145,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.37241179,44.379547780000003,7795,33,12,10,2014-06-27 23:07:05.966-04,21.85,20.6,-1.50303,2.55006,-2.64195,Clear,12,0,0,,2237,146,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.383632789999993,44.375916940000003,7796,29,14,10,2014-06-27 23:08:56.441-04,21.92,20.3,-1.45712,1.74068,-2.90782,Clear,12,0,0,,2237,147,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.383632789999993,44.375916940000003,7797,29,14,10,2014-06-27 23:09:03.08-04,21.94,20.6,-1.52011,0.901115,-1.32369,Clear,12,0,0,,2237,148,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.387666069999995,44.35822427,7798,-1,11,8,2014-06-27 23:12:41.233-04,21.82,20.6,-1.53366,2.90857,-1.17662,Clear,12,0,0,,2237,149,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.387666069999995,44.35822427,7799,-1,11,8,2014-06-27 23:12:48.584-04,21.82,20.6,-1.51894,2.88153,-0.34448,Clear,12,0,0,,2237,150,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.387666069999995,44.35822427,7800,-1,11,8,2014-06-27 23:12:52.372-04,21.82,20.6,-1.51143,2.74608,-1.83478,Clear,12,0,0,,2237,151,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.387666069999995,44.35822427,7801,-1,11,8,2014-06-27 23:12:53.416-04,21.85,20.6,-1.51256,-2.55095,-0.83372,Clear,12,0,0,,2237,152,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398949000000002,44.341706039999998,7802,-18,12,10,2014-06-27 23:15:54.138-04,21.8,20.6,-1.51197,2.57563,3.02558,Clear,12,0,0,,2237,153,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398934960000005,44.341729049999998,7803,-18,11,10,2014-06-27 23:15:57.513-04,21.79,20.9,-1.42755,-2.9619,-0.811782,Clear,12,0,0,,2237,154,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398924899999997,44.341718970000002,7804,-17,10,10,2014-06-27 23:16:04.887-04,21.86,20.9,-1.5042,2.78321,-2.07541,Clear,12,0,0,,2237,155,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398927060000005,44.341707200000002,7805,-17,10,10,2014-06-27 23:16:06.234-04,21.79,20.9,-1.46249,2.50309,-2.28331,Clear,12,0,0,,2237,156,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398927060000005,44.341707200000002,7806,-17,10,10,2014-06-27 23:16:08.371-04,21.79,20.9,-1.41185,2.94779,-0.727576,Clear,12,0,0,,2237,157,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398927420000007,44.341696069999998,7807,-17,9,10,2014-06-27 23:16:12.346-04,21.9,20.9,-1.39705,2.83835,0.815869,Clear,12,0,0,,2237,158,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398927420000007,44.341696069999998,7808,-17,9,10,2014-06-27 23:16:21.957-04,21.9,20.9,-1.46723,2.80178,0.243401,Clear,12,0,0,,2237,159,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401915979999998,44.34177296,7809,-14,10,10,2014-06-27 23:17:53.597-04,21.76,20.6,-1.48894,1.81316,2.41357,Clear,12,0,0,,2237,160,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401915979999998,44.34177296,7810,-14,10,10,2014-06-27 23:17:59.1-04,21.78,20.6,-1.49794,2.47029,2.74147,Clear,12,0,0,,2237,161,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401915979999998,44.34177296,7811,-14,10,10,2014-06-27 23:18:03.254-04,21.78,20.9,-1.51047,2.49453,-1.46035,Clear,12,0,0,,2237,162,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401915979999998,44.34177296,7812,-14,10,10,2014-06-27 23:18:04.416-04,21.77,20.6,-1.49019,1.09367,-2.13287,Clear,12,0,0,,2237,163,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414009109999995,44.344881639999997,7813,2,11,8,2014-06-27 23:20:17.095-04,21.86,20.6,-1.45964,2.33254,-0.83915,Clear,12,0,0,,2237,164,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414009109999995,44.344881639999997,7814,2,11,8,2014-06-27 23:20:23.392-04,21.86,20.6,-1.48564,2.44673,-0.663875,Clear,12,0,0,,2237,165,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414009109999995,44.344881639999997,7815,2,11,8,2014-06-27 23:20:26.982-04,21.86,20.6,-1.47189,2.705,-0.380309,Clear,12,0,0,,2237,166,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414009109999995,44.344881639999997,7816,2,11,8,2014-06-27 23:20:33.909-04,21.86,20.6,-1.49625,2.91321,2.39597,Clear,12,0,0,,2237,167,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416252670000006,44.34325011,7817,-9,11,8,2014-06-27 23:21:32.94-04,21.63,20.6,-1.48505,1.7081,-1.20632,Clear,12,0,0,,2237,168,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416252670000006,44.34325011,7818,-9,11,8,2014-06-27 23:21:38.978-04,21.83,20.6,-1.52949,2.19135,-0.617737,Clear,12,0,0,,2237,169,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416238730000003,44.343256369999999,7819,-9,13,8,2014-06-27 23:21:47.937-04,21.83,20.6,-1.43987,0.840674,-2.01066,Clear,12,0,0,,2237,170,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416238730000003,44.343256369999999,7820,-9,13,8,2014-06-27 23:21:49.673-04,21.84,20.6,-1.41255,1.70426,0.216973,Clear,12,0,0,,2237,171,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.40191043,44.341783769999999,7821,-7,10,9,2014-06-27 23:25:26.07-04,21.74,20.6,-1.48128,2.10375,-2.77861,Clear,12,0,0,,2237,172,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.4019306,44.341770940000004,7822,-8,10,9,2014-06-27 23:25:35.495-04,21.8,20.6,-1.46764,2.57245,-2.19311,Clear,12,0,0,,2237,173,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398842439999996,44.33566837,7823,24,10,8,2014-06-27 23:27:44.359-04,21.72,20.6,-1.44769,1.60072,-2.14123,Clear,12,0,0,,2237,174,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398826909999997,44.3356712,7824,26,10,8,2014-06-27 23:27:50.504-04,21.78,20.6,-1.47585,2.25079,-1.47535,Clear,12,0,0,,2237,175,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398826909999997,44.3356712,7825,26,10,8,2014-06-27 23:27:56.641-04,21.76,20.6,-1.4363,2.38051,-1.60162,Clear,12,0,0,,2237,176,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.399925379999999,44.334536589999999,7826,35,10,12,2014-06-27 23:29:04.039-04,21.78,20.6,-1.39177,2.09646,-1.15214,Clear,12,0,0,,2237,177,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.399956430000003,44.334528910000003,7827,36,10,13,2014-06-27 23:29:15.376-04,21.87,20.6,-1.51219,2.07623,-1.86363,Clear,12,0,0,,2237,178,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.399956430000003,44.334528910000003,7828,36,10,13,2014-06-27 23:29:18.746-04,21.84,20.6,-1.40442,2.10835,-1.26642,Clear,12,0,0,,2237,179,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.399956430000003,44.334528910000003,7829,36,10,13,2014-06-27 23:29:27.439-04,21.76,20.6,-1.34852,1.89659,-2.54665,Clear,12,0,0,,2237,180,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.399956430000003,44.334528910000003,7830,36,10,13,2014-06-27 23:29:30.402-04,21.76,20.6,-1.29153,1.89306,1.63611,Clear,12,0,0,,2237,181,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.399956430000003,44.334528910000003,7831,36,10,13,2014-06-27 23:29:32.489-04,21.76,20.6,-1.40936,2.2765,1.28182,Clear,12,0,0,,2237,182,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.399956430000003,44.334528910000003,7832,36,10,13,2014-06-27 23:29:35.718-04,21.87,20.6,-1.56355,-2.22199,2.05468,Clear,12,0,0,,2237,183,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.399956430000003,44.334528910000003,7833,36,10,13,2014-06-27 23:29:42.409-04,21.87,20.6,-1.38427,2.13863,0.595443,Clear,12,0,0,,2237,184,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.399956430000003,44.334528910000003,7834,36,10,13,2014-06-27 23:29:47.679-04,21.86,20.6,-1.41002,1.84652,2.2077,Clear,12,0,0,,2237,185,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.400036580000005,44.334508929999998,7835,38,9,14,2014-06-27 23:29:53.866-04,21.88,20.6,-1.48618,1.91668,-0.342964,Clear,12,0,0,,2237,186,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.400108309999993,44.33446216,7836,38,9,14,2014-06-27 23:29:58.521-04,21.88,20.6,-1.43939,1.83546,0.138591,Clear,12,0,0,,2237,187,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401498779999997,44.33089665,7837,25,11,7,2014-06-27 23:34:21.834-04,21.72,20.6,-1.47047,2.23973,2.64484,Clear,12,0,0,,2237,188,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401498779999997,44.33089665,7838,25,11,7,2014-06-27 23:34:30.063-04,21.73,20.6,-1.43305,2.25832,2.46568,Clear,12,0,0,,2237,189,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401498779999997,44.33089665,7839,25,11,7,2014-06-27 23:34:31.513-04,21.78,20.6,-1.46647,2.13891,2.24922,Clear,12,0,0,,2237,190,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.394418580000007,44.333014409999997,7840,31,11,7,2014-06-27 23:37:45.362-04,21.75,20.6,-1.39355,2.50405,-2.92551,Clear,12,0,0,,2237,191,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.394417379999993,44.333023439999998,7841,32,10,7,2014-06-27 23:37:50.735-04,21.74,20.9,-1.41892,2.68112,-1.61937,Clear,12,0,0,,2237,192,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.386515990000007,44.331915260000002,7842,36,13,9,2014-06-27 23:40:26.622-04,21.73,20.9,-1.53011,0.664022,0.446075,Clear,12,0,0,,2237,193,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.386489209999993,44.331843489999997,7843,33,12,9,2014-06-27 23:40:35.281-04,21.66,20.9,-1.42588,2.35967,-1.9888,Clear,12,0,0,,2237,194,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.386424270000006,44.331897419999997,7844,37,11,10,2014-06-27 23:40:39.681-04,21.66,20.9,-1.43368,1.99335,-2.27941,Clear,12,0,0,,2237,195,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.386391950000004,44.331935049999998,7845,36,11,10,2014-06-27 23:40:44.21-04,21.82,20.9,-1.48253,2.38026,-2.28901,Clear,12,0,0,,2237,196,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.386353479999997,44.331945789999999,7846,34,12,10,2014-06-27 23:40:48.206-04,21.81,20.9,-1.42266,1.9089,-2.63745,Clear,12,0,0,,2237,197,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.374916670000005,44.329830459999997,7847,-6,11,9,2014-06-27 23:45:44.141-04,21.64,21.2,-1.36347,0.286663,0.837786,Clear,12,0,0,,2237,198,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.374926849999994,44.329836049999997,7848,-5,12,9,2014-06-27 23:45:49.572-04,21.67,21.2,-1.39402,0.463962,1.0613,Clear,12,0,0,,2237,199,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.38585657,44.317542430000003,7849,31,15,7,2014-06-27 23:50:57.582-04,21.71,21.5,-1.51262,2.87434,-1.80478,Clear,12,0,0,,2237,200,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.38587658,44.317532460000002,7850,35,16,7,2014-06-27 23:51:00.797-04,21.71,21.2,-1.49653,2.499,-2.2002,Clear,12,0,0,,2237,201,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.385922500000007,44.317563939999999,7851,31,14,7,2014-06-27 23:51:04.632-04,21.75,21.2,-1.37718,2.12101,0.24479,Clear,12,0,0,,2237,202,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.386010290000002,44.317649520000003,7852,31,13,7,2014-06-27 23:51:09.358-04,21.82,21.5,-1.47113,2.35961,0.292308,Clear,12,0,0,,2237,203,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.3906458,44.314757499999999,7853,35,13,8,2014-06-27 23:53:35.409-04,21.87,21.5,-1.512,2.16539,1.90143,Clear,12,0,0,,2237,204,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.390593629999998,44.31485249,7854,34,12,8,2014-06-27 23:53:46.198-04,21.87,21.5,-1.50419,2.69761,2.37897,Clear,12,0,0,,2237,205,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.3976495,44.315540079999998,7855,-9,11,6,2014-06-27 23:56:22.312-04,21.67,21.2,-1.44211,0.431876,0.795808,Clear,12,0,0,,2237,206,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397659610000005,44.315527240000002,7856,-7,11,6,2014-06-27 23:56:26.141-04,21.72,21.5,-1.42193,0.107134,0.771803,Clear,12,0,0,,2237,207,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397664180000007,44.315517649999997,7857,-7,10,6,2014-06-27 23:56:31.054-04,21.71,21.5,-1.48402,0.816587,1.48394,Clear,12,0,0,,2237,208,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39894255,44.31560666,7858,-1,14,7,2014-06-27 23:57:36.565-04,21.72,21.2,-1.45275,2.33549,-3.05954,Clear,12,0,0,,2237,209,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398911549999994,44.315653429999998,7859,2,12,8,2014-06-27 23:57:42.215-04,21.66,21.2,-1.40028,2.50739,-2.80866,Clear,12,0,0,,2237,210,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398917089999998,44.3156636,7860,3,12,8,2014-06-27 23:57:50.652-04,21.66,21.2,-1.41648,2.57243,-2.75911,Clear,12,0,0,,2237,211,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398917089999998,44.3156636,7861,3,12,8,2014-06-27 23:57:59.096-04,21.66,21.2,-1.36313,2.80719,-2.82024,Clear,12,0,0,,2237,212,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.408602810000005,44.315325360000003,7862,-2,10,11,2014-06-28 00:00:27.023-04,21.55,21.2,-1.49469,1.48789,-2.27552,Clear,12,0,0,,2237,213,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.40858747,44.31532328,7863,-1,10,11,2014-06-28 00:00:30.493-04,21.61,21.2,-1.49412,1.30826,-2.43787,Clear,12,0,0,,2237,214,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.40858747,44.31532328,7864,-1,10,11,2014-06-28 00:00:35.269-04,21.61,21.2,-1.50489,1.66834,-2.1216,Clear,12,0,0,,2237,215,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.40858747,44.31532328,7865,-1,10,11,2014-06-28 00:00:39.873-04,21.63,21.2,-1.51124,1.79372,-1.94253,Clear,12,0,0,,2237,216,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41316356,44.310012720000003,7866,8,12,8,2014-06-28 00:02:34.195-04,21.09,20.9,-1.55236,1.21892,-2.72135,Clear,12,0,0,,2237,217,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41316356,44.310012720000003,7867,8,12,8,2014-06-28 00:02:37.312-04,21.57,20.9,-1.51909,2.18128,-1.93983,Clear,12,0,0,,2237,218,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413150819999998,44.31001037,7868,9,11,8,2014-06-28 00:02:41.821-04,21.62,20.9,-1.49308,2.53896,-1.65442,Clear,12,0,0,,2237,219,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413150819999998,44.31001037,7869,9,11,8,2014-06-28 00:02:46.667-04,21.64,21.2,-1.51636,2.47148,-1.74636,Clear,12,0,0,,2237,220,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413253830000002,44.309950270000002,7870,4,11,8,2014-06-28 00:03:18.127-04,21.28,20.9,-1.51598,0.47538,-1.43548,Clear,12,0,0,,2237,221,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413249590000007,44.309936659999998,7871,6,11,7,2014-06-28 00:03:20.472-04,21.72,20.9,-1.50903,0.977686,-0.953226,Clear,12,0,0,,2237,222,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413249590000007,44.309936659999998,7872,6,11,7,2014-06-28 00:03:23.703-04,21.72,21.2,-1.46561,1.86482,-0.00254232,Clear,12,0,0,,2237,223,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413249590000007,44.309936659999998,7873,6,11,7,2014-06-28 00:03:24.93-04,21.71,21.2,-1.46875,1.82603,-0.0722456,Clear,12,0,0,,2237,224,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415421570000007,44.308260420000003,7874,11,12,8,2014-06-28 00:04:40.589-04,21.73,20.9,-1.50845,2.56732,0.0928292,Clear,12,0,0,,2237,5464,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415449480000007,44.308254849999997,7875,11,11,7,2014-06-28 00:04:49.808-04,21.71,20.9,-1.51344,2.37047,0.0429668,Clear,12,0,0,,2237,5465,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415449480000007,44.308254849999997,7876,11,11,7,2014-06-28 00:04:52.027-04,21.72,20.9,-1.41598,2.78324,1.23096,Clear,12,0,0,,2237,5466,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415449480000007,44.308254849999997,7877,11,11,7,2014-06-28 00:04:56.602-04,21.65,20.9,-1.46979,1.92604,-3.13146,Clear,12,0,0,,2237,5467,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422029309999999,44.30448768,7878,18,10,8,2014-06-28 00:07:39.059-04,21.78,20.6,-1.52789,1.84367,0.188799,Clear,12,0,0,,2237,5468,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422029309999999,44.30448768,7879,18,10,8,2014-06-28 00:07:42.533-04,21.78,20.6,-1.42461,1.77243,2.07272,Clear,12,0,0,,2237,5469,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422029309999999,44.30448768,7880,18,10,8,2014-06-28 00:07:44.649-04,21.8,20.6,-1.46287,1.44936,-2.94755,Clear,12,0,0,,2237,5470,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422799339999997,44.303891419999999,7881,13,13,7,2014-06-28 00:08:38.185-04,21.74,20.6,-1.49699,1.42017,-0.836614,Clear,12,0,0,,2237,5471,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422811699999997,44.303887250000002,7882,12,13,7,2014-06-28 00:08:43.401-04,21.72,20.6,-1.54931,1.78361,-0.319957,Clear,12,0,0,,2237,5472,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422811699999997,44.303887250000002,7883,12,13,7,2014-06-28 00:08:53.586-04,21.71,20.6,-1.50699,2.29752,0.361908,Clear,12,0,0,,2237,5473,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422804290000002,44.3038947,7884,12,13,6,2014-06-28 00:09:26.881-04,21.65,20.6,-1.50942,2.2877,-2.83712,Clear,12,0,0,,2237,5474,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422804290000002,44.3038947,7885,12,13,6,2014-06-28 00:09:33.744-04,21.69,20.6,-1.43217,2.67401,-1.0849,Clear,12,0,0,,2237,5475,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422804290000002,44.3038947,7886,12,13,6,2014-06-28 00:09:37.661-04,21.71,20.6,-1.43671,2.57548,0.461525,Clear,12,0,0,,2237,5476,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94

-68.422804290000002,44.3038947,7887,12,13,6,2014-06-28 00:09:43.73-04,21.74,20.6,-1.43058,2.37624,1.1872,Clear,12,0,0,,2237,5477,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.423405419999995,44.303427069999998,7888,1,11,9,2014-06-28 00:10:18.014-04,21.75,20.6,-1.45997,2.50177,0.345985,Clear,12,0,0,,2237,5478,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.423432939999998,44.303394769999997,7889,2,11,9,2014-06-28 00:10:23.716-04,21.82,20.6,-1.47103,2.90337,0.824465,Clear,12,0,0,,2237,5479,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.423441879999999,44.30338657,7890,1,10,9,2014-06-28 00:10:34.884-04,21.82,20.6,-1.46882,2.44475,-2.91774,Clear,12,0,0,,2237,5480,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.423441879999999,44.30338657,7891,1,10,9,2014-06-28 00:10:40.842-04,21.8,20.6,-1.45544,2.72247,-2.7687,Clear,12,0,0,,2237,5481,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424320519999995,44.30233313,7892,3,11,6,2014-06-28 00:11:39.943-04,21.65,20.6,-1.49729,1.36741,-1.90926,Clear,12,0,0,,2237,5482,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424328259999996,44.302325709999998,7893,5,11,6,2014-06-28 00:11:44.22-04,21.65,20.6,-1.52238,1.97037,-1.36363,Clear,12,0,0,,2237,5483,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424328259999996,44.302325709999998,7894,5,11,6,2014-06-28 00:11:46.217-04,21.68,20.6,-1.5146,1.96745,-1.40335,Clear,12,0,0,,2237,5484,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424328259999996,44.302325709999998,7895,5,11,6,2014-06-28 00:11:50.956-04,21.65,20.6,-1.46114,2.69938,-0.763884,Clear,12,0,0,,2237,5485,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424305099999998,44.30200818,7896,1,11,6,2014-06-28 00:12:25.354-04,21.68,20.6,-1.47795,2.36458,-0.429332,Clear,12,0,0,,2237,5486,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424298429999993,44.301998740000002,7897,-2,10,6,2014-06-28 00:12:30.29-04,21.7,20.6,-1.41888,1.97932,1.98967,Clear,12,0,0,,2237,5487,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424272889999997,44.30193046,7898,0,12,6,2014-06-28 00:12:45.01-04,21.76,20.6,-1.4495,1.98793,-0.905033,Clear,12,0,0,,2237,5488,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424276239999998,44.301843300000002,7899,10,12,6,2014-06-28 00:12:53.088-04,21.84,20.6,-1.50902,2.81647,1.68651,Clear,12,0,0,,2237,5489,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424317119999998,44.3017478,7900,16,12,5,2014-06-28 00:12:58.997-04,21.8,20.6,-1.46911,2.42788,2.89659,Clear,12,0,0,,2237,5490,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.424348800000004,44.301792499999998,7901,19,11,5,2014-06-28 00:13:20.029-04,21.72,20.6,-1.40442,2.10803,-0.491772,Clear,12,0,0,,2237,5491,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.42284171,44.299819569999997,7902,28,12,9,2014-06-28 00:14:28.305-04,21.73,20.3,-1.51891,2.24141,-1.20339,Clear,12,0,0,,2237,5492,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422818109999994,44.299830110000002,7903,28,12,9,2014-06-28 00:14:35.384-04,21.75,20.3,-1.45615,1.82538,-1.64009,Clear,12,0,0,,2237,5493,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.422805569999994,44.29983431,7904,29,11,9,2014-06-28 00:14:39.334-04,21.72,20.3,-1.3633,2.67541,1.93026,Clear,12,0,0,,2237,5494,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.42117985,44.29707656,7905,12,12,6,2014-06-28 00:15:55.566-04,21.6,20.3,-1.48227,2.00318,-1.87179,Clear,12,0,0,,2237,5495,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.421168829999999,44.297071979999998,7906,14,11,7,2014-06-28 00:16:00.623-04,21.61,20.3,-1.39593,2.50727,-1.61591,Clear,12,0,0,,2237,5496,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.421168829999999,44.297071979999998,7907,14,11,7,2014-06-28 00:16:05.373-04,21.69,20.3,-1.39527,2.40677,-1.77274,Clear,12,0,0,,2237,5497,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.420833720000005,44.296229699999998,7908,0,10,9,2014-06-28 00:16:54.774-04,21.55,20.3,-1.53788,1.28291,-2.43827,Clear,12,0,0,,2237,5498,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.420818409999995,44.29622784,7909,1,10,9,2014-06-28 00:16:58.702-04,21.57,20.3,-1.53164,2.32601,-1.46958,Clear,12,0,0,,2237,5499,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.420805270000002,44.296220409999997,7910,1,10,9,2014-06-28 00:17:12.65-04,21.6,20.3,-1.48298,2.24674,-1.78271,Clear,12,0,0,,2237,5500,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.420805270000002,44.296220409999997,7911,1,10,9,2014-06-28 00:17:18.887-04,21.6,20.3,-1.42403,2.22325,-1.86807,Clear,12,0,0,,2237,5501,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.420016720000007,44.294645350000003,7912,-8,10,8,2014-06-28 00:18:21.405-04,21.63,19.9,-1.48184,2.46016,-0.996749,Clear,12,0,0,,2237,5502,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.420016720000007,44.294645350000003,7913,-8,10,8,2014-06-28 00:18:23.278-04,21.74,19.9,-1.46261,2.59208,-0.934135,Clear,12,0,0,,2237,5503,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.420016720000007,44.294645350000003,7914,-8,10,8,2014-06-28 00:18:29.071-04,21.78,19.9,-1.40904,2.57593,-0.776778,Clear,12,0,0,,2237,5504,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.418109180000002,44.292437139999997,7915,-5,11,7,2014-06-28 00:19:59.243-04,21.79,19.9,-1.48402,3.04147,0.278376,Clear,12,0,0,,2237,5505,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.418109180000002,44.292437139999997,7916,-5,11,7,2014-06-28 00:20:04.545-04,21.79,19.9,-1.45124,3.08118,0.289659,Clear,12,0,0,,2237,5506,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41813449,44.29202352,7917,18,11,7,2014-06-28 00:20:49.793-04,21.73,19.9,-1.41014,2.94831,0.599534,Clear,12,0,0,,2237,5507,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41813449,44.29202352,7918,18,11,7,2014-06-28 00:20:53.06-04,21.76,19.9,-1.43523,2.97495,0.612223,Clear,12,0,0,,2237,5508,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41813449,44.29202352,7919,18,11,7,2014-06-28 00:20:57.676-04,21.76,19.9,-1.43942,2.86696,2.3021,Clear,12,0,0,,2237,5509,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.417468279999994,44.28942396,7920,13,10,5,2014-06-28 00:22:31.858-04,21.7,19.9,-1.40427,2.48005,-2.07826,Clear,12,0,0,,2237,5510,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.417468279999994,44.28942396,7921,13,10,5,2014-06-28 00:22:35.921-04,21.7,19.9,-1.41165,2.32836,-2.0588,Clear,12,0,0,,2237,5511,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.417468279999994,44.28942396,7922,13,10,5,2014-06-28 00:22:37.136-04,21.73,19.9,-1.43285,2.32983,-2.0313,Clear,12,0,0,,2237,5512,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.417468279999994,44.28942396,7923,13,10,5,2014-06-28 00:22:42.433-04,21.74,19.9,-1.4342,2.9548,-1.23699,Clear,12,0,0,,2237,5513,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.417041549999993,44.288808279999998,7924,-4,9,9,2014-06-28 00:23:30.073-04,21.58,19.9,-1.4523,1.85285,-1.84138,Clear,12,0,0,,2237,5514,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.417032719999995,44.288801829999997,7925,-3,10,9,2014-06-28 00:23:31.938-04,21.62,19.9,-1.5337,-2.54492,0.220511,Clear,12,0,0,,2237,5515,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416797970000005,44.288583619999997,7926,-1,10,10,2014-06-28 00:24:05.091-04,21.72,19.9,-1.5333,1.80145,-2.92197,Clear,12,0,0,,2237,5516,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416783859999995,44.288584380000003,7927,-2,10,10,2014-06-28 00:24:09.428-04,21.7,19.9,-1.47903,2.28285,-2.44828,Clear,12,0,0,,2237,5517,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416783859999995,44.288584380000003,7928,-2,10,10,2014-06-28 00:24:19.309-04,21.69,19.9,-1.46164,2.20891,-2.24304,Clear,12,0,0,,2237,5518,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416574440000005,44.28820898,7929,-3,10,11,2014-06-28 00:25:28.687-04,21.52,19.9,-1.49701,0.913612,-2.73152,Clear,12,0,0,,2237,5519,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416574440000005,44.28820898,7930,-3,10,11,2014-06-28 00:25:40.528-04,21.63,19.9,-1.50359,2.82168,-2.95822,Clear,12,0,0,,2237,5520,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416414669999995,44.287970700000002,7931,-2,11,11,2014-06-28 00:26:32.757-04,21.62,19.6,-1.46586,2.00227,-2.45211,Clear,12,0,0,,2237,5521,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416414669999995,44.287970700000002,7932,-2,11,11,2014-06-28 00:26:33.718-04,21.69,19.6,-1.47536,1.79917,-2.56646,Clear,12,0,0,,2237,5522,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416414669999995,44.287970700000002,7933,-2,11,11,2014-06-28 00:26:40.515-04,21.65,19.6,-1.416,2.18948,0.866989,Clear,12,0,0,,2237,5523,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416414669999995,44.287970700000002,7934,-2,11,11,2014-06-28 00:26:43.883-04,21.73,19.6,-1.42969,2.3156,1.02654,Clear,12,0,0,,2237,5524,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416414669999995,44.287970700000002,7935,-2,11,11,2014-06-28 00:26:48.873-04,21.73,19.6,-1.52874,1.55074,0.138092,Clear,12,0,0,,2237,5525,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416414669999995,44.287970700000002,7936,-2,11,11,2014-06-28 00:26:49.775-04,21.8,19.6,-1.51656,0.70076,-0.770631,Clear,12,0,0,,2237,5526,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41638786,44.287917409999999,7937,-8,9,12,2014-06-28 00:27:11.3-04,21.7,19.6,-1.50994,3.02278,0.298755,Clear,12,0,0,,2237,5527,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41625037,44.287605999999997,7938,-13,10,11,2014-06-28 00:27:42.422-04,21.67,19.6,-1.499,2.57767,-0.22826,Clear,12,0,0,,2237,5528,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416194970000006,44.28744933,7939,-14,11,11,2014-06-28 00:28:05.551-04,21.62,19.6,-1.44103,2.68114,-0.108947,Clear,12,0,0,,2237,5529,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416146710000007,44.28735778,7940,-14,12,11,2014-06-28 00:28:12.021-04,21.71,19.6,-1.4821,3.12819,0.649293,Clear,12,0,0,,2237,5530,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416150459999997,44.287309960000002,7941,-15,11,10,2014-06-28 00:28:15.235-04,21.71,19.6,-1.53407,3.11525,0.450418,Clear,12,0,0,,2237,5531,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416130989999999,44.287224399999999,7942,-15,10,10,2014-06-28 00:28:21.754-04,21.6,19.6,-1.49445,1.53438,-1.46166,Clear,12,0,0,,2237,5532,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416085420000002,44.287142770000003,7943,-12,11,10,2014-06-28 00:28:27.725-04,21.62,19.6,-1.45669,2.46436,-0.536134,Clear,12,0,0,,2237,5533,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416046570000006,44.287076759999998,7944,-16,11,10,2014-06-28 00:28:34.12-04,21.67,19.6,-1.48809,2.43831,-0.556293,Clear,12,0,0,,2237,5534,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415999389999996,44.286990850000002,7945,-15,10,10,2014-06-28 00:28:44.211-04,21.74,19.6,-1.42387,2.68245,-0.177792,Clear,12,0,0,,2237,5535,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416004470000004,44.286946319999998,7946,-16,10,10,2014-06-28 00:28:48.115-04,21.69,19.6,-1.49298,2.594,-0.181553,Clear,12,0,0,,2237,5536,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416005749999997,44.28685154,7947,-20,11,10,2014-06-28 00:28:55.36-04,21.69,19.6,-1.44142,2.66301,-0.201234,Clear,12,0,0,,2237,5537,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416031250000003,44.286786630000002,7948,-22,12,10,2014-06-28 00:29:01.902-04,21.73,19.3,-1.42092,2.83654,0.0667499,Clear,12,0,0,,2237,5538,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.416029859999995,44.286704059999998,7949,-23,11,10,2014-06-28 00:29:09.362-04,21.68,19.3,-1.51265,2.84417,0.248221,Clear,12,0,0,,2237,5539,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415989859999996,44.286635619999998,7950,-23,10,10,2014-06-28 00:29:19.334-04,21.67,19.3,-1.45904,1.96255,-1.03668,Clear,12,0,0,,2237,5540,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41575521,44.28607007,7951,-18,10,11,2014-06-28 00:31:06.732-04,21.54,19,-1.50777,1.9545,-0.498768,Clear,12,0,0,,2237,5541,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41575521,44.28607007,7952,-18,10,11,2014-06-28 00:31:11.656-04,21.6,19,-1.49096,1.55614,-1.71869,Clear,12,0,0,,2237,5542,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41575521,44.28607007,7953,-18,10,11,2014-06-28 00:31:14.448-04,21.55,19,-1.47236,2.32745,-1.00356,Clear,12,0,0,,2237,5543,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415730710000005,44.286060859999999,7954,-17,10,11,2014-06-28 00:31:19.718-04,21.68,19,-1.49035,1.48203,-1.57528,Clear,12,0,0,,2237,5544,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415656339999998,44.286020379999997,7955,-18,10,11,2014-06-28 00:31:22.975-04,21.68,19,-1.42384,2.35026,-0.867325,Clear,12,0,0,,2237,5545,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415556460000005,44.285989290000003,7956,-18,10,11,2014-06-28 00:31:26.782-04,21.64,19,-1.44287,2.50075,-0.809513,Clear,12,0,0,,2237,5546,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415511940000002,44.28597466,7957,-18,10,11,2014-06-28 00:31:29.852-04,21.64,19,-1.43959,1.83989,-1.30295,Clear,12,0,0,,2237,5547,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415429200000005,44.2859476,7958,-15,11,11,2014-06-28 00:31:33.619-04,21.64,19,-1.47873,2.65231,-0.631506,Clear,12,0,0,,2237,5548,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415303109999996,44.28594212,7959,-17,11,11,2014-06-28 00:31:38.341-04,21.66,19,-1.4731,1.80913,-1.52129,Clear,12,0,0,,2237,5549,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.415269039999998,44.28592665,7960,-19,11,11,2014-06-28 00:31:41.465-04,21.64,18.6,-1.53614,1.82037,-1.51656,Clear,12,0,0,,2237,5550,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414920929999994,44.285833259999997,7961,-21,13,10,2014-06-28 00:32:00.464-04,21.58,18.6,-1.45118,1.54976,-1.71247,Clear,12,0,0,,2237,5551,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414869499999995,44.285757889999999,7962,-21,10,11,2014-06-28 00:32:38.745-04,21.62,18.6,-1.40982,2.16969,-1.32973,Clear,12,0,0,,2237,5552,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414869499999995,44.285757889999999,7963,-21,10,11,2014-06-28 00:32:46.823-04,21.61,18.6,-1.46633,2.46204,-0.369321,Clear,12,0,0,,2237,5553,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41472143,44.285718869999997,7964,-25,10,11,2014-06-28 00:33:08.46-04,21.77,18.6,-1.48953,1.33037,-1.58211,Clear,12,0,0,,2237,5554,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41472143,44.285718869999997,7965,-25,10,11,2014-06-28 00:33:11.659-04,21.68,18.3,-1.43623,2.08767,-0.565602,Clear,12,0,0,,2237,5555,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41472143,44.285718869999997,7966,-25,10,11,2014-06-28 00:33:15.547-04,21.68,18.3,-1.40412,2.37317,-1.20455,Clear,12,0,0,,2237,5556,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41472143,44.285718869999997,7967,-25,10,11,2014-06-28 00:33:17.843-04,21.66,18.3,-1.42666,2.1563,-1.28043,Clear,12,0,0,,2237,5557,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414188539999998,44.285632739999997,7968,-28,10,11,2014-06-28 00:34:04.583-04,21.75,18.3,-1.3041,1.07563,-1.42275,Clear,12,0,0,,2237,5558,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414186889999996,44.285641750000003,7969,-28,10,11,2014-06-28 00:34:09.393-04,21.67,18.3,-1.35738,0.301615,-2.38887,Clear,12,0,0,,2237,5559,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.414008379999999,44.285671209999997,7970,-26,11,11,2014-06-28 00:34:28.825-04,21.72,18.3,-1.3882,2.53412,1.38598,Clear,12,0,0,,2237,5560,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413690740000007,44.285526320000002,7971,-30,10,9,2014-06-28 00:35:16.804-04,21.48,18.3,-1.47391,1.38652,-1.4461,Clear,12,0,0,,2237,5561,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413585339999997,44.285475329999997,7972,-28,10,9,2014-06-28 00:35:23.024-04,21.58,18,-1.49784,2.68966,-0.252775,Clear,12,0,0,,2237,5562,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413473640000007,44.285427400000003,7973,-25,11,9,2014-06-28 00:35:28.413-04,21.56,18,-1.49774,2.14533,-0.796445,Clear,12,0,0,,2237,5563,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413363149999995,44.285388930000003,7974,-21,10,9,2014-06-28 00:35:34.344-04,21.55,18.3,-1.46966,3.01154,0.163108,Clear,12,0,0,,2237,5564,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413246119999997,44.285340349999998,7975,-22,11,11,2014-06-28 00:35:41.162-04,21.6,18,-1.52394,2.2347,-0.8862,Clear,12,0,0,,2237,5565,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413212740000006,44.28532664,7976,-26,11,11,2014-06-28 00:35:43.464-04,21.62,18,-1.46605,2.2743,-0.917149,Clear,12,0,0,,2237,5566,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.413003090000004,44.285264820000002,7977,-30,10,12,2014-06-28 00:35:56.727-04,21.63,18.3,-1.50413,1.19097,-1.44794,Clear,12,0,0,,2237,5567,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412783610000005,44.28517188,7978,-28,11,12,2014-06-28 00:36:10.574-04,21.58,18,-1.52777,2.96861,-0.0224313,Clear,12,0,0,,2237,5568,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41276707,44.28516097,7979,-26,11,12,2014-06-28 00:36:12.988-04,21.63,18,-1.46198,2.04512,-1.0153,Clear,12,0,0,,2237,5569,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412713920000002,44.285138109999998,7980,-25,11,12,2014-06-28 00:36:17.288-04,21.62,18,-1.52955,1.55892,-1.72179,Clear,12,0,0,,2237,5570,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412650159999998,44.285108469999997,7981,-23,10,12,2014-06-28 00:36:21.139-04,21.61,18,-1.50718,2.50971,-0.885083,Clear,12,0,0,,2237,5571,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412567569999993,44.28508172,7982,-21,10,12,2014-06-28 00:36:25.316-04,21.61,18,-1.43954,-3.12411,0.0911519,Clear,12,0,0,,2237,5572,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412525220000006,44.28506652,7983,-21,10,12,2014-06-28 00:36:28.124-04,21.62,18,-1.53116,-0.476838,2.89222,Clear,12,0,0,,2237,5573,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412449449999997,44.285037160000002,7984,-20,10,12,2014-06-28 00:36:31.967-04,21.62,18,-1.49252,1.9808,-1.10459,Clear,12,0,0,,2237,5574,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412416910000005,44.285027720000002,7985,-21,10,12,2014-06-28 00:36:34.109-04,21.62,18,-1.53403,-0.863976,2.29971,Clear,12,0,0,,2237,5575,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41235983,44.285007059999998,7986,-21,9,11,2014-06-28 00:36:37.163-04,21.59,18,-1.45163,2.42011,-0.597939,Clear,12,0,0,,2237,5576,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412296479999995,44.284985900000002,7987,-20,9,11,2014-06-28 00:36:41.358-04,21.62,18,-1.4832,1.36292,-1.68677,Clear,12,0,0,,2237,5577,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412264989999997,44.284977699999999,7988,-21,9,11,2014-06-28 00:36:43.376-04,21.62,18,-1.48812,1.81968,-1.61653,Clear,12,0,0,,2237,5578,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41219909,44.28495607,7989,-21,9,11,2014-06-28 00:36:46.334-04,21.62,18,-1.48029,1.35693,-1.79648,Clear,12,0,0,,2237,5579,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.412102590000003,44.284922109999997,7990,-18,10,11,2014-06-28 00:36:52.913-04,21.57,18,-1.47787,-2.20599,1.32344,Clear,12,0,0,,2237,5580,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41201531,44.284886219999997,7991,-18,10,11,2014-06-28 00:36:59.32-04,21.62,18,-1.4472,2.02386,-0.832924,Clear,12,0,0,,2237,5581,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411822020000002,44.284772169999997,7992,-25,9,11,2014-06-28 00:37:11-04,21.75,18,-1.49282,1.16646,-1.51361,Clear,12,0,0,,2237,5582,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411738380000003,44.284714800000003,7993,-23,9,11,2014-06-28 00:37:16.941-04,21.62,18,-1.50046,1.83059,-0.858437,Clear,12,0,0,,2237,5583,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411714290000006,44.28470188,7994,-24,9,11,2014-06-28 00:37:18.917-04,21.62,18,-1.47017,2.22092,-0.302563,Clear,12,0,0,,2237,5584,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411689469999999,44.28468943,7995,-23,10,11,2014-06-28 00:37:21.536-04,21.67,18,-1.49292,3.0911,0.419007,Clear,12,0,0,,2237,5585,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411641900000006,44.284655559999997,7996,-23,10,11,2014-06-28 00:37:25.287-04,21.67,18,-1.54982,2.82774,-0.00842684,Clear,12,0,0,,2237,5586,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.41156472,44.284593809999997,7997,-22,10,11,2014-06-28 00:37:31.462-04,21.66,18,-1.54629,-0.659173,2.78046,Clear,12,0,0,,2237,5587,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411481780000003,44.284538599999998,7998,-22,10,11,2014-06-28 00:37:36.495-04,21.63,18,-1.47678,2.84695,0.0754294,Clear,12,0,0,,2237,5588,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411425750000006,44.284500559999998,7999,-23,9,11,2014-06-28 00:37:41.426-04,21.63,18,-1.39414,2.79105,0.0759091,Clear,12,0,0,,2237,5589,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411353059999996,44.284440009999997,8000,-24,9,11,2014-06-28 00:37:46.357-04,21.58,18,-1.49641,0.873538,-1.94441,Clear,12,0,0,,2237,5590,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411287669999993,44.284379729999998,8001,-24,9,11,2014-06-28 00:37:52.969-04,21.63,18,-1.54248,-2.19496,1.48444,Clear,12,0,0,,2237,5591,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411226720000002,44.28432335,8002,-25,10,11,2014-06-28 00:37:58.724-04,21.62,18,-1.45631,1.25717,-1.78567,Clear,12,0,0,,2237,5592,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411175409999998,44.284286180000002,8003,-27,10,11,2014-06-28 00:38:02.737-04,21.6,18,-1.44329,1.24563,-1.91423,Clear,12,0,0,,2237,5593,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411133120000002,44.28424502,8004,-28,10,11,2014-06-28 00:38:07.603-04,21.6,18,-1.53025,2.20862,-0.627954,Clear,12,0,0,,2237,5594,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.411055430000005,44.284176809999998,8005,-30,10,11,2014-06-28 00:38:12.501-04,21.62,18,-1.4433,0.499422,-2.81369,Clear,12,0,0,,2237,5595,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.4110352,44.28415605,8006,-30,10,11,2014-06-28 00:38:14.468-04,21.62,18,-1.5222,-1.01827,2.23754,Clear,12,0,0,,2237,5596,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.410912929999995,44.284046379999999,8007,-26,11,10,2014-06-28 00:38:25.793-04,21.67,18,-1.51396,1.64647,-1.18248,Clear,12,0,0,,2237,5597,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.410876279999997,44.283982209999998,8008,-29,10,10,2014-06-28 00:38:30.638-04,21.62,17.7,-1.43605,1.14608,-1.9115,Clear,12,0,0,,2237,5598,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.410823730000004,44.283941210000002,8009,-24,10,10,2014-06-28 00:38:35.618-04,21.64,17.7,-1.45933,2.77192,0.282597,Clear,12,0,0,,2237,5599,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.410736119999996,44.283878739999999,8010,-22,12,10,2014-06-28 00:38:40.4-04,21.67,17.7,-1.45401,1.46234,-1.18853,Clear,12,0,0,,2237,5600,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.410696939999994,44.28383676,8011,-22,11,10,2014-06-28 00:38:45.649-04,21.65,18,-1.46741,1.3553,-1.21553,Clear,12,0,0,,2237,5601,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.410643410000006,44.283758040000002,8012,-17,11,10,2014-06-28 00:38:50.668-04,21.64,17.7,-1.42246,1.94458,-0.932736,Clear,12,0,0,,2237,5602,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.4105531,44.28366243,8013,-26,11,10,2014-06-28 00:39:00.495-04,21.72,17.7,-1.50101,-1.91291,1.94687,Clear,12,0,0,,2237,5603,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.408718879999995,44.283128670000004,8014,-24,10,8,2014-06-28 00:40:36.645-04,21.51,17.4,-1.49088,1.60498,-1.00774,Clear,12,0,0,,2237,5604,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.408718879999995,44.283128670000004,8015,-24,10,8,2014-06-28 00:40:39.992-04,21.51,17.4,-1.53101,2.28172,-0.377992,Clear,12,0,0,,2237,5605,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.408718879999995,44.283128670000004,8016,-24,10,8,2014-06-28 00:40:44.125-04,21.52,17.4,-1.50961,1.82361,-0.881233,Clear,12,0,0,,2237,5606,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.40652833,44.283424959999998,8018,-19,10,9,2014-06-28 00:46:28.132-04,21.54,19,-1.4889,1.97028,2.24251,Clear,12,0,0,,2237,5608,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.40652833,44.283424959999998,8019,-19,10,9,2014-06-28 00:46:32.269-04,21.59,19,-1.47031,2.46334,2.68844,Clear,12,0,0,,2237,5609,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.40292617,44.284925950000002,8020,-10,10,9,2014-06-28 00:47:44.376-04,21.64,19.6,-1.50284,2.83744,-2.93311,Clear,12,0,0,,2237,5610,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.402941530000007,44.284931550000003,8021,-11,10,10,2014-06-28 00:47:48.704-04,21.67,19.6,-1.48133,3.10625,-2.77302,Clear,12,0,0,,2237,5611,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.402941530000007,44.284931550000003,8022,-11,10,10,2014-06-28 00:47:55.213-04,21.67,19.6,-1.49159,2.44486,0.229831,Clear,12,0,0,,2237,5612,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.402941530000007,44.284931550000003,8023,-11,10,10,2014-06-28 00:47:59.488-04,21.7,19.6,-1.37376,2.06259,-0.017322,Clear,12,0,0,,2237,5613,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401931880000006,44.285455769999999,8024,-17,9,10,2014-06-28 00:48:54.329-04,21.65,19.6,-1.47616,1.70279,-0.255027,Clear,12,0,0,,2237,5614,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401931880000006,44.285455769999999,8025,-17,9,10,2014-06-28 00:48:56.074-04,21.63,19.6,-1.47165,2.59648,0.823685,Clear,12,0,0,,2237,5615,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401931880000006,44.285455769999999,8026,-17,9,10,2014-06-28 00:49:01.724-04,21.62,19.6,-1.5043,2.38886,0.54387,Clear,12,0,0,,2237,5616,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.400968599999999,44.286821689999996,8027,-10,11,10,2014-06-28 00:50:27.287-04,21.59,19.6,-1.51416,2.24363,-1.64414,Clear,12,0,0,,2237,5617,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401825939999995,44.27710862,8028,-20,10,9,2014-06-28 00:53:07.377-04,21.55,19.6,-1.52142,2.19278,-1.01935,Clear,12,0,0,,2237,5618,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401825939999995,44.27710862,8029,-20,10,9,2014-06-28 00:53:12.378-04,21.64,19.6,-1.46583,2.74075,0.12168,Clear,12,0,0,,2237,5619,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401813149999995,44.277105300000002,8030,-19,10,9,2014-06-28 00:53:17.536-04,21.65,19.6,-1.45682,2.82398,0.951479,Clear,12,0,0,,2237,5620,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.402244469999999,44.276316780000002,8031,-11,10,10,2014-06-28 00:54:09.437-04,21.58,19.6,-1.52642,3.00206,-0.285493,Clear,12,0,0,,2237,5621,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.402244469999999,44.276316780000002,8032,-11,10,10,2014-06-28 00:54:12.791-04,21.6,19.6,-1.44711,2.89557,-0.363117,Clear,12,0,0,,2237,5622,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.402244469999999,44.276316780000002,8033,-11,10,10,2014-06-28 00:54:19.348-04,21.67,19.6,-1.48201,2.66012,-0.573185,Clear,12,0,0,,2237,5623,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398169159999995,44.267866840000003,8034,-20,9,10,2014-06-28 00:56:01.985-04,21.58,19.6,-1.48405,2.51473,0.510379,Clear,12,0,0,,2237,5624,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398154840000004,44.267856289999997,8035,-19,10,10,2014-06-28 00:56:11.101-04,21.65,19.6,-1.47537,2.59079,-0.0932717,Clear,12,0,0,,2237,5625,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398143739999995,44.2678036,8036,-22,10,10,2014-06-28 00:56:16.896-04,21.71,19.6,-1.4788,2.26956,-0.567573,Clear,12,0,0,,2237,5626,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398130780000002,44.267744370000003,8037,-22,10,10,2014-06-28 00:56:23.254-04,21.66,19.6,-1.41854,2.01084,-0.863312,Clear,12,0,0,,2237,5627,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398117639999995,44.267689109999999,8038,-23,10,10,2014-06-28 00:56:28.392-04,21.72,19.6,-1.54334,2.0543,-0.714051,Clear,12,0,0,,2237,5628,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398100560000003,44.26766567,8039,-24,10,10,2014-06-28 00:56:32.17-04,21.67,19.6,-1.43781,2.65317,-0.160843,Clear,12,0,0,,2237,5629,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398068019999997,44.267602019999998,8040,-23,10,10,2014-06-28 00:56:36.344-04,21.67,19.6,-1.4452,2.80966,-0.0449629,Clear,12,0,0,,2237,5630,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39806265,44.267583260000002,8041,-22,10,10,2014-06-28 00:56:40.197-04,21.7,19.6,-1.49724,2.00164,-1.04731,Clear,12,0,0,,2237,5631,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398029109999996,44.26753763,8042,-23,10,10,2014-06-28 00:56:42.628-04,21.63,19.6,-1.39465,-2.96514,0.480841,Clear,12,0,0,,2237,5632,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398017249999995,44.267516039999997,8043,-23,10,10,2014-06-28 00:56:44.252-04,21.63,19.6,-1.40202,2.37453,-0.571332,Clear,12,0,0,,2237,5633,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398007629999995,44.26749599,8044,-24,9,10,2014-06-28 00:56:46.418-04,21.63,19.6,-1.39427,1.66455,-1.361,Clear,12,0,0,,2237,5634,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397978800000004,44.267450269999998,8045,-23,10,10,2014-06-28 00:56:51.666-04,21.7,19.6,-1.43021,2.03974,-1.0136,Clear,12,0,0,,2237,5635,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39797068,44.267426970000002,8046,-23,10,10,2014-06-28 00:56:53.615-04,21.6,19.6,-1.53457,1.59753,-1.46646,Clear,12,0,0,,2237,5636,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397959819999997,44.26738547,8047,-24,10,10,2014-06-28 00:56:58.203-04,21.66,19.6,-1.39099,2.41437,-0.63344,Clear,12,0,0,,2237,5637,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39794551,44.26733127,8048,-24,10,10,2014-06-28 00:57:04.153-04,21.69,19.6,-1.4237,2.50382,-0.473368,Clear,12,0,0,,2237,5638,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397423419999996,44.266138009999999,8049,-29,11,10,2014-06-28 00:58:00.855-04,21.61,19.3,-1.41403,1.41901,-1.72936,Clear,12,0,0,,2237,5639,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397440939999996,44.266141099999999,8050,-28,10,10,2014-06-28 00:58:05.467-04,21.67,19.3,-1.44073,0.904078,-2.05777,Clear,12,0,0,,2237,5640,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397440939999996,44.266141099999999,8051,-28,10,10,2014-06-28 00:58:11.383-04,21.72,19.3,-1.41802,2.07684,-0.894653,Clear,12,0,0,,2237,5641,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397406079999996,44.266081749999998,8052,-27,10,10,2014-06-28 00:58:15.469-04,21.72,19.3,-1.47631,2.03805,-0.827188,Clear,12,0,0,,2237,5642,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397377550000002,44.26599513,8053,-28,10,10,2014-06-28 00:58:20.647-04,21.7,19.3,-1.46641,1.6898,-1.20142,Clear,12,0,0,,2237,5643,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39735924,44.265947570000002,8054,-28,10,10,2014-06-28 00:58:25.426-04,21.7,19.3,-1.50472,2.4523,-0.548468,Clear,12,0,0,,2237,5644,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397347980000006,44.265922590000002,8055,-27,10,10,2014-06-28 00:58:26.865-04,21.67,19.3,-1.31287,1.42684,-1.86517,Clear,12,0,0,,2237,5645,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397309840000005,44.265826019999999,8056,-32,11,10,2014-06-28 00:58:32.714-04,21.65,19.3,-1.48735,2.70742,-0.329803,Clear,12,0,0,,2237,5646,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397272400000006,44.265763130000003,8057,-30,10,9,2014-06-28 00:58:36.572-04,21.67,19.3,-1.38687,1.98425,-1.107,Clear,12,0,0,,2237,5647,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397286500000007,44.26576137,8058,-28,10,9,2014-06-28 00:58:42.323-04,21.72,19.3,-1.42105,1.41424,-2.19292,Clear,12,0,0,,2237,5648,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397299360000005,44.265792019999999,8059,-26,10,9,2014-06-28 00:58:45.324-04,21.72,19.3,-1.48806,2.74004,1.45432,Clear,12,0,0,,2237,5649,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397319080000003,44.265844199999997,8060,-26,10,7,2014-06-28 00:58:49.488-04,21.7,19.3,-1.48176,2.04456,0.59539,Clear,12,0,0,,2237,5650,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397342530000003,44.26590093,8061,-29,10,8,2014-06-28 00:58:53.884-04,21.67,19.3,-1.4451,1.35894,-1.23556,Clear,12,0,0,,2237,5651,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397354660000005,44.265956520000003,8062,-26,9,8,2014-06-28 00:58:57.447-04,21.68,19.3,-1.53501,1.67306,-0.620861,Clear,12,0,0,,2237,5652,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397383489999996,44.266025720000002,8063,-25,9,9,2014-06-28 00:59:02.787-04,21.7,19,-1.51234,2.43972,0.65476,Clear,12,0,0,,2237,5653,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397426269999997,44.266095759999999,8064,-23,9,9,2014-06-28 00:59:08.287-04,21.72,19,-1.41133,2.14192,0.493499,Clear,12,0,0,,2237,5654,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.38851649,44.261308630000002,8065,0,11,8,2014-06-28 01:00:55.579-04,21.66,18.3,-1.52205,2.61932,0.83065,Clear,12,0,0,,2237,5655,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.38854302,44.261304979999998,8066,3,10,9,2014-06-28 01:00:58.915-04,21.65,18.6,-1.51794,2.10628,0.219594,Clear,12,0,0,,2237,5656,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94

-68.38854302,44.261304979999998,8067,3,10,9,2014-06-28 01:01:02.562-04,21.67,18.6,-1.52998,-1.11646,2.77394,Clear,12,0,0,,2237,5657,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.38854302,44.261304979999998,8068,3,10,9,2014-06-28 01:01:07.74-04,21.6,18.6,-1.45642,-2.99151,-0.187029,Clear,12,0,0,,2237,5658,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.383636039999999,44.258945519999997,8069,0,10,8,2014-06-28 01:02:26.228-04,21.6,18.3,-1.4974,2.16446,0.153058,Clear,12,0,0,,2237,5659,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.383616369999999,44.258964380000002,8070,1,9,10,2014-06-28 01:02:27.876-04,21.6,18.3,-1.49252,2.01751,0.106011,Clear,12,0,0,,2237,5660,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.383620730000004,44.25897536,8071,0,9,10,2014-06-28 01:02:30.362-04,21.63,18.3,-1.49075,2.01237,-0.0358607,Clear,12,0,0,,2237,5661,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.383620730000004,44.25897536,8072,0,9,10,2014-06-28 01:02:39.538-04,21.6,18.6,-1.48941,2.33559,0.306152,Clear,12,0,0,,2237,5662,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.380287859999996,44.257609010000003,8073,-13,11,8,2014-06-28 01:03:32.343-04,21.63,18.3,-1.42009,2.41678,-0.901633,Clear,12,0,0,,2237,5663,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.380286740000003,44.2576192,8074,-12,11,8,2014-06-28 01:03:38.951-04,21.67,18.6,-1.37254,2.49402,-0.872255,Clear,12,0,0,,2237,5664,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.380286740000003,44.2576192,8075,-12,11,8,2014-06-28 01:03:43.861-04,21.72,18.6,-1.34961,1.88803,-1.37215,Clear,12,0,0,,2237,5665,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.380286740000003,44.2576192,8076,-12,11,8,2014-06-28 01:03:48.799-04,21.69,18.6,-1.423,2.54541,-0.933628,Clear,12,0,0,,2237,5666,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.378679140000003,44.257409189999997,8077,-4,10,11,2014-06-28 01:04:36.076-04,21.52,18.6,-1.50121,2.11391,-1.47971,Clear,12,0,0,,2237,5667,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.37868779,44.257398790000003,8078,-4,10,11,2014-06-28 01:04:39.971-04,21.55,18.6,-1.43225,2.43561,-1.13826,Clear,12,0,0,,2237,5668,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.378673919999997,44.257424800000003,8079,1,10,11,2014-06-28 01:04:49.024-04,21.57,18.6,-1.51522,2.13424,-1.42209,Clear,12,0,0,,2237,5669,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.378673919999997,44.257424800000003,8080,1,10,11,2014-06-28 01:04:55.028-04,21.56,18.6,-1.41898,2.39728,-0.471561,Clear,12,0,0,,2237,5670,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.375833830000005,44.255342319999997,8081,-6,9,8,2014-06-28 01:06:10.507-04,21.57,18.3,-1.50379,1.79279,-1.1999,Clear,12,0,0,,2237,5671,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.375822869999993,44.255347469999997,8082,-6,10,8,2014-06-28 01:06:15.918-04,21.61,18.6,-1.51275,2.75812,-0.226609,Clear,12,0,0,,2237,5672,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.375822869999993,44.255347469999997,8083,-6,10,8,2014-06-28 01:06:20.19-04,21.6,18.6,-1.47166,2.08968,-0.923006,Clear,12,0,0,,2237,5673,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.375822869999993,44.255347469999997,8084,-6,10,8,2014-06-28 01:06:25.242-04,21.61,18.6,-1.4039,2.44323,-0.468984,Clear,12,0,0,,2237,5674,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.375845690000006,44.255340279999999,8085,-6,11,8,2014-06-28 01:06:30.105-04,21.71,18.6,-1.35936,2.50813,0.0246993,Clear,12,0,0,,2237,5675,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.373465789999997,44.252898829999999,8086,1,13,8,2014-06-28 01:07:35.792-04,21.65,18.6,-1.4109,2.52222,-0.800349,Clear,12,0,0,,2237,5676,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.37341558,44.25289574,8087,-1,11,8,2014-06-28 01:07:41.339-04,21.68,18.6,-1.35661,2.1672,-0.493036,Clear,12,0,0,,2237,5677,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.37341558,44.25289574,8088,-1,11,8,2014-06-28 01:07:46.715-04,21.69,18.6,-1.41829,2.57356,0.888049,Clear,12,0,0,,2237,5678,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.37341558,44.25289574,8089,-1,11,8,2014-06-28 01:07:51.578-04,21.6,18.6,-1.56266,1.88866,-1.74958,Clear,12,0,0,,2237,5679,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.371747389999996,44.2525355,8090,0,10,8,2014-06-28 01:08:33.345-04,21.58,18.6,-1.42943,2.41558,-1.06913,Clear,12,0,0,,2237,5680,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.371735180000002,44.252517169999997,8091,0,10,8,2014-06-28 01:08:37.381-04,21.56,18.6,-1.42696,2.5907,-0.911496,Clear,12,0,0,,2237,5681,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.371735180000002,44.252517169999997,8092,0,10,8,2014-06-28 01:08:41.588-04,21.59,18.6,-1.44464,2.6972,-0.748287,Clear,12,0,0,,2237,5682,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.37174677,44.25252718,8093,1,9,9,2014-06-28 01:08:46.422-04,21.6,18.6,-1.42759,2.66012,-0.838762,Clear,12,0,0,,2237,5683,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366633160000006,44.249760000000002,8094,-6,10,9,2014-06-28 01:10:18.846-04,21.47,18.6,-1.49512,-3.06668,-0.817679,Clear,12,0,0,,2237,5684,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366633160000006,44.249760000000002,8095,-6,10,9,2014-06-28 01:10:21.297-04,21.66,18.6,-1.38077,2.5221,-0.923401,Clear,12,0,0,,2237,5685,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366633160000006,44.249760000000002,8096,-6,10,9,2014-06-28 01:10:25.682-04,21.62,18.6,-1.41123,1.7233,-1.36104,Clear,12,0,0,,2237,5686,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366633160000006,44.249760000000002,8097,-6,10,9,2014-06-28 01:10:30.483-04,21.66,18.6,-1.4172,2.50672,-0.656809,Clear,12,0,0,,2237,5687,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366619889999996,44.249755630000003,8098,-2,10,8,2014-06-28 01:10:35.689-04,21.61,18.6,-1.46753,0.854566,-2.35098,Clear,12,0,0,,2237,5688,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366126460000004,44.249207329999997,8099,-4,10,9,2014-06-28 01:11:20.838-04,21.46,18.6,-1.45696,2.42088,-1.13658,Clear,12,0,0,,2237,5689,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366126460000004,44.249207329999997,8100,-4,10,9,2014-06-28 01:11:24.879-04,21.46,18.6,-1.43833,2.39413,-0.867216,Clear,12,0,0,,2237,5690,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366126460000004,44.249207329999997,8101,-4,10,9,2014-06-28 01:11:29.748-04,21.54,18.6,-1.40862,2.35817,-0.0748309,Clear,12,0,0,,2237,5691,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366133689999998,44.24919732,8102,-7,10,10,2014-06-28 01:11:34.987-04,21.52,18.6,-1.40696,2.33145,0.33368,Clear,12,0,0,,2237,5692,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.366133689999998,44.24919732,8103,-7,10,10,2014-06-28 01:11:39.066-04,21.46,18.6,-1.43342,2.37471,-1.70326,Clear,12,0,0,,2237,5693,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325795549999995,44.23173338,8104,-12,10,9,2014-06-28 01:19:51.209-04,21.57,19.6,-1.50065,2.75135,0.699185,Clear,12,0,0,,2237,5694,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325776520000005,44.231708869999999,8105,-10,10,9,2014-06-28 01:19:56.609-04,21.49,19.6,-1.47347,2.43434,-1.07773,Clear,12,0,0,,2237,5695,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325649569999996,44.231721190000002,8106,-9,10,9,2014-06-28 01:20:04.531-04,21.6,19.6,-1.46404,2.24866,-1.7527,Clear,12,0,0,,2237,5696,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325609130000004,44.231763700000002,8107,-7,11,9,2014-06-28 01:20:08.971-04,21.61,19.6,-1.4474,2.32742,-1.59467,Clear,12,0,0,,2237,5697,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325573910000003,44.23178738,8108,-7,11,9,2014-06-28 01:20:13.643-04,21.62,19.6,-1.44207,3.0284,-0.826633,Clear,12,0,0,,2237,5698,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325492229999995,44.231801849999997,8109,-9,11,9,2014-06-28 01:20:18.465-04,21.63,19.9,-1.54658,0.503656,3.00299,Clear,12,0,0,,2237,5699,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325437219999998,44.231813440000003,8110,-8,11,10,2014-06-28 01:20:22.49-04,21.63,19.6,-1.49571,1.97462,-2.17551,Clear,12,0,0,,2237,5700,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325452619999993,44.231852940000003,8111,-8,10,10,2014-06-28 01:20:27.082-04,21.67,19.6,-1.4735,-2.27951,1.82886,Clear,12,0,0,,2237,5701,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325480440000007,44.231850209999998,8112,-7,10,10,2014-06-28 01:20:29.547-04,21.69,19.6,-1.50472,-2.68925,1.33738,Clear,12,0,0,,2237,5702,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325502970000002,44.231838150000002,8113,-10,10,10,2014-06-28 01:20:31.834-04,21.69,19.9,-1.44228,2.77992,0.47022,Clear,12,0,0,,2237,5703,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325529290000006,44.231828640000003,8114,-8,10,10,2014-06-28 01:20:34.175-04,21.62,19.9,-1.49521,-1.61142,2.3175,Clear,12,0,0,,2237,5704,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325585040000007,44.231818400000002,8115,-8,10,9,2014-06-28 01:20:36.992-04,21.62,19.9,-1.39926,-2.23235,1.77584,Clear,12,0,0,,2237,5705,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.32564499,44.231812230000003,8116,-7,10,9,2014-06-28 01:20:41.523-04,21.62,19.6,-1.41903,2.13613,-0.15492,Clear,12,0,0,,2237,5706,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325673159999994,44.231813709999997,8117,-7,10,9,2014-06-28 01:20:44.187-04,21.6,19.6,-1.49954,2.3408,0.113257,Clear,12,0,0,,2237,5707,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325733069999998,44.231803390000003,8118,-7,9,9,2014-06-28 01:20:46.917-04,21.6,19.6,-1.50455,2.71854,0.457207,Clear,12,0,0,,2237,5708,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325764399999997,44.231794999999998,8119,-7,9,9,2014-06-28 01:20:49.142-04,21.65,19.6,-1.47202,2.47995,-0.118513,Clear,12,0,0,,2237,5709,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325788889999998,44.231777119999997,8120,-8,9,9,2014-06-28 01:20:51.887-04,21.65,19.6,-1.42934,0.380812,-2.76375,Clear,12,0,0,,2237,5710,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.325793090000005,44.231752499999999,8121,-8,9,9,2014-06-28 01:20:53.967-04,21.54,19.9,-1.52863,1.22922,-2.26722,Clear,12,0,0,,2237,5711,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.320306470000006,44.233668260000002,8122,-13,10,10,2014-06-28 01:22:04.701-04,21.46,19.6,-1.52549,3.09484,0.214621,Clear,12,0,0,,2237,5712,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.320306470000006,44.233668260000002,8123,-13,10,10,2014-06-28 01:22:08.559-04,21.49,19.6,-1.43427,2.54609,-1.71879,Clear,12,0,0,,2237,5713,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.320306470000006,44.233668260000002,8124,-13,10,10,2014-06-28 01:22:12.289-04,21.49,19.6,-1.42905,2.60479,0.518772,Clear,12,0,0,,2237,5714,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.320306470000006,44.233668260000002,8125,-13,10,10,2014-06-28 01:22:13.428-04,21.51,19.6,-1.43846,2.88791,0.642354,Clear,12,0,0,,2237,5715,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.30988309,44.239078339999999,8126,-19,10,9,2014-06-28 01:25:30.923-04,21.49,19.3,-1.46293,1.60059,-0.798341,Clear,12,0,0,,2237,5716,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.309909259999998,44.239072720000003,8127,-19,10,9,2014-06-28 01:25:33.361-04,21.56,19.3,-1.46607,3.03046,0.708491,Clear,12,0,0,,2237,5717,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.309980289999999,44.23905834,8128,-17,10,9,2014-06-28 01:25:36.658-04,21.56,19.3,-1.3342,1.82412,-0.633948,Clear,12,0,0,,2237,5718,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310009059999999,44.239049540000003,8129,-19,9,9,2014-06-28 01:25:40.19-04,21.52,19.3,-1.52142,2.70764,0.320469,Clear,12,0,0,,2237,5719,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310065730000005,44.239032649999999,8130,-15,9,9,2014-06-28 01:25:42.823-04,21.66,19.3,-1.45168,2.9104,0.580006,Clear,12,0,0,,2237,5720,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310097940000006,44.239035629999997,8131,-13,9,9,2014-06-28 01:25:45.35-04,21.66,19.3,-1.46634,2.49408,0.192132,Clear,12,0,0,,2237,5721,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310126830000002,44.23903696,8132,-14,9,9,2014-06-28 01:25:46.953-04,21.56,19.3,-1.47867,3.04662,0.848377,Clear,12,0,0,,2237,5722,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310152529999996,44.239044569999997,8133,-15,9,9,2014-06-28 01:25:48.449-04,21.56,19.3,-1.37443,2.74443,0.898452,Clear,12,0,0,,2237,5723,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310180650000007,44.239042310000002,8134,-13,9,9,2014-06-28 01:25:50.463-04,21.56,19.3,-1.42572,2.42909,-0.0096483,Clear,12,0,0,,2237,5724,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310209749999999,44.239034109999999,8135,-13,9,9,2014-06-28 01:25:53.263-04,21.6,19.3,-1.5414,-1.71007,2.2594,Clear,12,0,0,,2237,5725,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310237959999995,44.23902622,8136,-13,10,9,2014-06-28 01:25:55.197-04,21.6,19.3,-1.47958,-2.98227,1.06557,Clear,12,0,0,,2237,5726,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310267870000004,44.239014140000002,8137,-14,9,9,2014-06-28 01:25:57.183-04,21.64,19.3,-1.55277,-2.71325,1.22816,Clear,12,0,0,,2237,5727,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310294479999996,44.238996989999997,8138,-15,9,9,2014-06-28 01:25:59.187-04,21.64,19.3,-1.55914,-2.48494,1.40703,Clear,12,0,0,,2237,5728,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310346609999996,44.23897393,8139,-16,9,9,2014-06-28 01:26:03.095-04,21.57,19.3,-1.52905,1.22032,-1.27029,Clear,12,0,0,,2237,5729,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.3104024,44.238960599999999,8140,-17,9,9,2014-06-28 01:26:07.614-04,21.62,19.3,-1.45639,2.1056,-0.331292,Clear,12,0,0,,2237,5730,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310461709999998,44.238946810000002,8141,-16,10,9,2014-06-28 01:26:12.139-04,21.6,19.3,-1.49193,2.76347,0.342459,Clear,12,0,0,,2237,5731,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310513729999997,44.23892172,8142,-17,9,9,2014-06-28 01:26:14.368-04,21.6,19.3,-1.56474,-1.31547,2.59093,Clear,12,0,0,,2237,5732,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310709700000004,44.23886196,8143,-16,9,10,2014-06-28 01:26:28.981-04,21.73,19.3,-1.46568,2.70171,0.290453,Clear,12,0,0,,2237,5733,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310786620000002,44.238833319999998,8144,-14,10,10,2014-06-28 01:26:36.232-04,21.61,19.3,-1.42181,2.39445,-0.0689487,Clear,12,0,0,,2237,5734,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310868659999997,44.23880932,8145,-12,10,10,2014-06-28 01:26:40.49-04,21.68,19.3,-1.48228,1.13174,-1.43424,Clear,12,0,0,,2237,5735,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310888520000006,44.238793919999999,8146,-13,10,10,2014-06-28 01:26:42.8-04,21.62,19.3,-1.49157,1.4315,-1.09819,Clear,12,0,0,,2237,5736,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310909499999994,44.238781260000003,8147,-14,10,10,2014-06-28 01:26:46.152-04,21.62,19.3,-1.49703,2.1637,-0.273246,Clear,12,0,0,,2237,5737,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.310958069999998,44.238754819999997,8148,-15,11,10,2014-06-28 01:26:49.869-04,21.61,19.3,-1.51843,1.8778,-0.453009,Clear,12,0,0,,2237,5738,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.303331549999996,44.238769859999998,8149,-19,10,9,2014-06-28 01:29:39.685-04,21.57,18.3,-1.38198,1.98081,-2.0626,Clear,12,0,0,,2237,5739,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.303322530000003,44.23877617,8150,-17,10,9,2014-06-28 01:29:45.168-04,21.55,18.3,-1.48558,2.16055,-2.00479,Clear,12,0,0,,2237,5740,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.303322530000003,44.23877617,8151,-17,10,9,2014-06-28 01:29:49.027-04,21.57,18.3,-1.45069,2.38709,-0.630155,Clear,12,0,0,,2237,5741,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.303322530000003,44.23877617,8152,-17,10,9,2014-06-28 01:29:53.178-04,21.63,18.3,-1.4391,2.36111,0.159003,Clear,12,0,0,,2237,5742,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.303322530000003,44.23877617,8153,-17,10,9,2014-06-28 01:29:58.307-04,21.62,18.3,-1.44143,2.418,-0.458423,Clear,12,0,0,,2237,5743,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.303322530000003,44.23877617,8154,-17,10,9,2014-06-28 01:30:03.287-04,21.55,18.3,-1.47462,2.45469,-1.98301,Clear,12,0,0,,2237,5744,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.302118699999994,44.237509469999999,8155,-16,10,11,2014-06-28 01:31:54.262-04,21.54,18.3,-1.48546,1.78182,-1.68675,Clear,12,0,0,,2237,5745,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.301979360000004,44.237390390000002,8156,-15,9,11,2014-06-28 01:32:19.85-04,21.57,18.3,-1.42382,2.86254,-0.699013,Clear,12,0,0,,2237,5746,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.301967340000004,44.237373679999997,8157,-16,10,11,2014-06-28 01:32:27.99-04,21.61,18.3,-1.55145,1.42025,-1.75476,Clear,12,0,0,,2237,5747,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.301967340000004,44.237373679999997,8158,-16,10,11,2014-06-28 01:32:30.031-04,21.55,18.3,-1.46945,2.42283,0.0824185,Clear,12,0,0,,2237,5748,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.301967340000004,44.237373679999997,8159,-16,10,11,2014-06-28 01:32:34.598-04,21.63,18.3,-1.49559,2.94525,1.08474,Clear,12,0,0,,2237,5749,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.301967340000004,44.237373679999997,8160,-16,10,11,2014-06-28 01:32:39.493-04,21.59,18.3,-1.39598,2.16013,-2.07595,Clear,12,0,0,,2237,5750,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.300784559999997,44.240475709999998,8161,-15,10,11,2014-06-28 01:34:45.362-04,21.53,18.3,-1.46452,2.2771,-1.33096,Clear,12,0,0,,2237,5751,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.300786970000004,44.240486760000003,8162,-15,10,11,2014-06-28 01:35:00.046-04,21.55,18.3,-1.48541,2.55382,-0.546058,Clear,12,0,0,,2237,5752,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.300786970000004,44.240486760000003,8163,-15,10,11,2014-06-28 01:35:04.889-04,21.58,18.3,-1.47483,2.56255,0.227596,Clear,12,0,0,,2237,5753,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.300786970000004,44.240486760000003,8164,-15,10,11,2014-06-28 01:35:09.832-04,21.61,18.3,-1.46784,-2.82046,2.7527,Clear,12,0,0,,2237,5754,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.331749819999999,44.28869178,8165,-13,10,10,2014-06-28 01:44:11.732-04,21.09,19.6,-1.52523,1.2707,-1.13086,Clear,12,0,0,,2237,5755,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.331721060000007,44.288678439999998,8166,-15,10,10,2014-06-28 01:44:18.731-04,21.08,19.6,-1.42804,0.186623,-2.30466,Clear,12,0,0,,2237,5756,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.34582761,44.285282789999997,8167,-4,10,8,2014-06-28 01:46:15.692-04,21.38,19.9,-1.49447,1.79702,-0.741055,Clear,12,0,0,,2237,5757,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.34583406,44.285276770000003,8168,-7,10,8,2014-06-28 01:46:23.605-04,21.37,19.9,-1.48273,0.771929,-3.04798,Clear,12,0,0,,2237,5758,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.345826729999999,44.285287199999999,8169,-7,10,8,2014-06-28 01:46:29.079-04,21.39,19.9,-1.43778,0.701846,-0.586685,Clear,12,0,0,,2237,5759,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.35178313,44.282896569999998,8170,2,11,9,2014-06-28 01:47:37.848-04,21.33,19.9,-1.45939,0.336345,-3.0647,Clear,12,0,0,,2237,5760,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.35178313,44.282896569999998,8171,2,11,9,2014-06-28 01:47:44.108-04,21.33,19.9,-1.48268,-0.343007,2.52347,Clear,12,0,0,,2237,5761,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.35176638,44.282881009999997,8172,4,13,9,2014-06-28 01:47:53.556-04,21.34,19.9,-1.46342,0.618512,-1.35045,Clear,12,0,0,,2237,5762,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.368161799999996,44.27771518,8173,1,12,8,2014-06-28 01:50:37.106-04,21.55,19.6,-1.4291,0.350657,3.08927,Clear,12,0,0,,2237,5763,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.368162369999993,44.277724380000002,8174,2,13,8,2014-06-28 01:50:44.025-04,21.58,19.6,-1.42373,0.389937,3.06365,Clear,12,0,0,,2237,5764,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.368162369999993,44.277724380000002,8175,2,13,8,2014-06-28 01:50:46.021-04,21.62,19.6,-1.4683,0.835227,-1.71196,Clear,12,0,0,,2237,5765,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.379928919999998,44.278066940000002,8176,20,11,6,2014-06-28 01:52:51.908-04,21.52,19.9,-1.47507,2.57067,0.608767,Clear,12,0,0,,2237,5766,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.379919760000007,44.278093839999997,8177,28,10,7,2014-06-28 01:52:56.472-04,21.56,19.9,-1.44001,2.07586,-0.0313658,Clear,12,0,0,,2237,5767,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.379919760000007,44.278093839999997,8178,28,10,7,2014-06-28 01:53:01.451-04,21.55,19.9,-1.40709,2.80684,0.769301,Clear,12,0,0,,2237,5768,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.382932179999997,44.279967409999998,8179,44,11,8,2014-06-28 01:54:16.828-04,21.5,19.9,-1.50325,1.78596,-1.99962,Clear,12,0,0,,2237,5769,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.382932179999997,44.279967409999998,8180,44,11,8,2014-06-28 01:54:21.464-04,21.47,19.9,-1.49635,2.06359,-1.65535,Clear,12,0,0,,2237,5770,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.382932179999997,44.279967409999998,8181,44,11,8,2014-06-28 01:54:32.841-04,21.47,19.9,-1.49666,2.8184,-0.880787,Clear,12,0,0,,2237,5771,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.382935500000002,44.279976939999997,8182,49,11,8,2014-06-28 01:55:20.107-04,21.44,19.9,-1.52382,1.72245,-2.1996,Clear,12,0,0,,2237,5772,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.38534027,44.281821229999998,8183,35,11,6,2014-06-28 01:56:35.435-04,21.54,19.9,-1.45118,2.17944,-0.784904,Clear,12,0,0,,2237,5773,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.38534027,44.281821229999998,8184,35,11,6,2014-06-28 01:56:39.202-04,21.52,19.9,-1.49658,1.72895,-1.19675,Clear,12,0,0,,2237,5774,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.38534027,44.281821229999998,8185,35,11,6,2014-06-28 01:56:44.183-04,21.55,19.9,-1.4619,2.45197,-0.526023,Clear,12,0,0,,2237,5775,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.385342780000002,44.281830929999998,8186,37,10,8,2014-06-28 01:56:48.858-04,21.57,19.9,-1.49651,1.84472,0.274258,Clear,12,0,0,,2237,5776,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.394318209999994,44.28262196,8187,1,13,9,2014-06-28 01:58:52.478-04,21.45,19.9,-1.47582,0.588217,-2.05335,Clear,12,0,0,,2237,5777,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.394380650000002,44.28266808,8188,1,13,9,2014-06-28 01:58:56.643-04,21.48,19.9,-1.50704,2.01439,-0.605038,Clear,12,0,0,,2237,5778,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.394373659999999,44.282666329999998,8189,4,11,9,2014-06-28 01:59:01.294-04,21.49,19.9,-1.55883,0.893905,-1.70634,Clear,12,0,0,,2237,5779,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397263510000002,44.28336968,8190,-5,11,9,2014-06-28 02:00:22.88-04,21.55,19.9,-1.50235,2.05952,-1.57096,Clear,12,0,0,,2237,5780,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39725423,44.283376959999998,8191,-3,12,9,2014-06-28 02:00:24.848-04,21.55,19.9,-1.39933,2.66031,-1.02014,Clear,12,0,0,,2237,5781,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39725423,44.283376959999998,8192,-3,12,9,2014-06-28 02:00:27.609-04,21.53,19.9,-1.41205,2.17336,-0.733623,Clear,12,0,0,,2237,5782,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401419430000004,44.277475090000003,8193,-8,11,9,2014-06-28 02:02:22.963-04,21.46,19.9,-1.51932,0.76291,-2.66788,Clear,12,0,0,,2237,5783,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401435430000006,44.277485939999998,8194,-10,11,9,2014-06-28 02:02:24.939-04,21.48,19.9,-1.53819,-2.41585,0.640608,Clear,12,0,0,,2237,5784,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401455010000006,44.277468120000002,8195,-12,11,9,2014-06-28 02:02:27.775-04,21.48,19.9,-1.53477,2.26364,-0.644176,Clear,12,0,0,,2237,5785,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401480640000003,44.277464219999999,8196,-14,10,9,2014-06-28 02:02:29.791-04,21.49,19.9,-1.50203,1.59435,-1.80418,Clear,12,0,0,,2237,5786,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.401480640000003,44.277464219999999,8197,-14,10,9,2014-06-28 02:02:33.517-04,21.53,19.9,-1.53721,1.39747,-2.41134,Clear,12,0,0,,2237,5787,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398097269999994,44.26783194,8198,-18,11,8,2014-06-28 02:04:42.441-04,21.45,19.6,-1.49349,3.10606,0.165357,Clear,12,0,0,,2237,5788,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398097269999994,44.26783194,8199,-18,11,8,2014-06-28 02:04:45.733-04,21.45,19.9,-1.39401,1.45536,-1.60875,Clear,12,0,0,,2237,5789,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398097269999994,44.26783194,8200,-18,11,8,2014-06-28 02:04:49.443-04,21.47,19.9,-1.51754,-0.17595,-3.10293,Clear,12,0,0,,2237,5790,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398097269999994,44.26783194,8201,-18,11,8,2014-06-28 02:04:52.325-04,21.54,19.9,-1.52341,2.44469,-0.731519,Clear,12,0,0,,2237,5791,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.3980904,44.267785179999997,8202,-18,11,9,2014-06-28 02:04:54.456-04,21.54,19.9,-1.53626,1.16634,-1.86915,Clear,12,0,0,,2237,5792,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398075259999999,44.267743600000003,8203,-20,13,9,2014-06-28 02:04:56.841-04,21.51,19.9,-1.43458,2.12151,-0.704804,Clear,12,0,0,,2237,5793,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39806385,44.267693219999998,8204,-19,12,9,2014-06-28 02:04:58.911-04,21.51,19.9,-1.38625,2.78874,-0.31749,Clear,12,0,0,,2237,5794,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398049740000005,44.267644519999997,8205,-19,11,9,2014-06-28 02:05:01.593-04,21.53,19.9,-1.4945,2.24221,-0.915201,Clear,12,0,0,,2237,5795,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398047750000003,44.267555989999998,8206,-19,10,9,2014-06-28 02:05:04.825-04,21.53,19.9,-1.51722,2.49045,-0.514462,Clear,12,0,0,,2237,5796,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39804094,44.26751977,8207,-18,10,9,2014-06-28 02:05:06.467-04,21.51,19.9,-1.5252,3.09986,0.129539,Clear,12,0,0,,2237,5797,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39800726,44.267447240000003,8208,-18,10,9,2014-06-28 02:05:11.184-04,21.52,19.9,-1.53354,2.99968,0.0974938,Clear,12,0,0,,2237,5798,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397967460000004,44.267382750000003,8209,-17,10,9,2014-06-28 02:05:15.02-04,21.49,19.9,-1.38035,2.29457,0.765182,Clear,12,0,0,,2237,5799,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397970959999995,44.267402079999997,8210,-18,10,9,2014-06-28 02:05:18.924-04,21.49,19.9,-1.50679,-2.80554,1.93702,Clear,12,0,0,,2237,5800,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397970959999995,44.267402079999997,8211,-18,10,9,2014-06-28 02:05:21.847-04,21.62,19.9,-1.39763,1.42036,-1.9508,Clear,12,0,0,,2237,5801,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397970209999997,44.267412589999999,8212,-19,10,9,2014-06-28 02:05:25.018-04,21.55,19.9,-1.47528,1.78657,-1.52176,Clear,12,0,0,,2237,5802,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397970209999997,44.267412589999999,8213,-19,10,9,2014-06-28 02:05:28.082-04,21.55,19.9,-1.38943,2.63077,1.63932,Clear,12,0,0,,2237,5803,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397977499999996,44.267475400000002,8214,-20,10,9,2014-06-28 02:05:30.341-04,21.54,19.9,-1.45079,-2.19336,2.44917,Clear,12,0,0,,2237,5804,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.397977499999996,44.267475400000002,8215,-20,10,9,2014-06-28 02:05:32.189-04,21.54,19.9,-1.46858,1.89171,-1.95927,Clear,12,0,0,,2237,5805,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.39801303,44.267551109999999,8216,-21,10,9,2014-06-28 02:05:34.944-04,21.6,19.9,-1.50198,2.72759,1.70362,Clear,12,0,0,,2237,5806,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398021369999995,44.267595040000003,8217,-22,10,9,2014-06-28 02:05:37.403-04,21.6,19.9,-1.44302,2.81161,1.51081,Clear,12,0,0,,2237,5807,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398032470000004,44.267631479999999,8218,-23,10,9,2014-06-28 02:05:39.469-04,21.56,19.9,-1.49837,0.48834,-2.91994,Clear,12,0,0,,2237,5808,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398052730000003,44.26766182,8219,-22,10,9,2014-06-28 02:05:40.798-04,21.56,19.9,-1.42692,3.11574,1.51819,Clear,12,0,0,,2237,5809,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.3980703,44.267697329999997,8220,-22,11,9,2014-06-28 02:05:42.821-04,21.59,19.9,-1.48551,-1.83597,2.29075,Clear,12,0,0,,2237,5810,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398094639999997,44.267725470000002,8221,-24,10,9,2014-06-28 02:05:45.144-04,21.59,19.9,-1.5142,2.9107,-0.545153,Clear,12,0,0,,2237,5811,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398095549999994,44.26775732,8222,-24,10,8,2014-06-28 02:05:47.176-04,21.59,19.9,-1.49145,2.7828,-2.35167,Clear,12,0,0,,2237,5812,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398096159999994,44.267784829999997,8223,-23,10,8,2014-06-28 02:05:48.893-04,21.57,19.9,-1.47384,3.12616,-1.73831,Clear,12,0,0,,2237,5813,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.398099569999999,44.26781493,8224,-24,10,8,2014-06-28 02:05:50.363-04,21.57,19.9,-1.45738,1.42208,2.78084,Clear,12,0,0,,2237,5814,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.378278170000002,44.257332490000003,8225,-8,10,9,2014-06-28 02:08:54.792-04,21.45,19.3,-1.42013,2.54969,-1.24209,Clear,12,0,0,,2237,5815,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.378278170000002,44.257332490000003,8226,-8,10,9,2014-06-28 02:08:58.189-04,21.52,19.3,-1.46704,2.40959,-0.0870724,Clear,12,0,0,,2237,5816,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.378278170000002,44.257332490000003,8227,-8,10,9,2014-06-28 02:09:02.573-04,21.52,19.3,-1.50521,2.46122,0.425911,Clear,12,0,0,,2237,5817,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.378278170000002,44.257332490000003,8228,-8,10,9,2014-06-28 02:09:12.721-04,21.62,19.3,-1.43664,2.7052,-2.34841,Clear,12,0,0,,2237,5818,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,30,94
-68.360359059999993,44.373747979999997,8404,11,11,10,2014-06-29 00:41:11.651-04,21.82,21.2,-1.4805,1.84429,2.35696,Clear,13,0,0,,2237,6287,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360365239999993,44.373736739999998,8405,11,11,10,2014-06-29 00:41:17.781-04,21.79,21.2,-1.49033,2.03714,-2.98755,Clear,13,0,0,,2237,6288,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360365239999993,44.373736739999998,8406,11,11,10,2014-06-29 00:41:22.624-04,21.76,21.2,-1.51193,1.0502,2.57815,Clear,13,0,0,,2237,6289,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360365239999993,44.373736739999998,8407,11,11,10,2014-06-29 00:41:28.551-04,21.82,21.2,-1.49325,1.50258,2.87492,Clear,13,0,0,,2237,6290,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360365239999993,44.373736739999998,8408,11,11,10,2014-06-29 00:41:34.479-04,21.92,21.2,-1.486,1.71559,1.75333,Clear,13,0,0,,2237,6291,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360354639999997,44.373714489999998,8409,14,11,9,2014-06-29 00:41:42.319-04,21.98,21.2,-1.39609,1.46911,1.77599,Clear,13,0,0,,2237,6292,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360816299999996,44.374712680000002,8410,4,10,11,2014-06-29 00:42:35.502-04,21.63,20.9,-1.50093,1.95606,2.54972,Clear,13,0,0,,2237,6293,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360816299999996,44.374712680000002,8411,4,10,11,2014-06-29 00:42:39.484-04,21.63,20.9,-1.46559,1.22005,1.94645,Clear,13,0,0,,2237,6294,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360816299999996,44.374712680000002,8412,4,10,11,2014-06-29 00:42:40.914-04,21.84,20.9,-1.40785,-0.201676,0.190311,Clear,13,0,0,,2237,6295,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360816299999996,44.374712680000002,8413,4,10,11,2014-06-29 00:42:47.59-04,21.92,20.9,-1.49572,0.676238,0.232785,Clear,13,0,0,,2237,6296,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.360816299999996,44.374712680000002,8414,4,10,11,2014-06-29 00:42:54.116-04,21.9,20.9,-1.50857,1.17552,1.01233,Clear,13,0,0,,2237,6297,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361614270000004,44.378792750000002,8415,0,10,11,2014-06-29 00:44:26.733-04,21.62,20.9,-1.34346,0.539204,1.68816,Clear,13,0,0,,2237,6298,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361614270000004,44.378792750000002,8416,0,10,11,2014-06-29 00:44:29.672-04,21.64,20.9,-1.27875,0.361221,1.61362,Clear,13,0,0,,2237,6299,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361614270000004,44.378792750000002,8417,0,10,11,2014-06-29 00:44:37.604-04,21.6,20.9,-1.4854,0.412424,1.4158,Clear,13,0,0,,2237,6300,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361614270000004,44.378792750000002,8418,0,10,11,2014-06-29 00:44:39.477-04,21.65,20.9,-1.42206,0.495082,1.53052,Clear,13,0,0,,2237,6301,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361614270000004,44.378792750000002,8419,0,10,11,2014-06-29 00:44:46.013-04,21.81,20.9,-1.42322,1.55686,1.79634,Clear,13,0,0,,2237,6302,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361614270000004,44.378792750000002,8420,0,10,11,2014-06-29 00:44:51.859-04,21.97,20.9,-1.4393,1.60716,1.87236,Clear,13,0,0,,2237,6303,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88

-68.361745760000005,44.378998449999997,8421,5,11,11,2014-06-29 00:45:40.1-04,21.92,20.9,-1.49144,2.22526,2.23241,Clear,13,0,0,,2237,6304,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361808980000006,44.378986070000003,8422,4,11,11,2014-06-29 00:45:46.576-04,21.9,20.9,-1.48369,2.0529,3.07483,Clear,13,0,0,,2237,6305,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.361786609999996,44.37901497,8423,5,11,11,2014-06-29 00:45:49.687-04,21.76,20.9,-1.49903,2.04909,3.09722,Clear,13,0,0,,2237,6306,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.36177465,44.37902235,8424,6,10,11,2014-06-29 00:45:54.557-04,21.72,20.9,-1.44867,2.10492,-2.61513,Clear,13,0,0,,2237,6307,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.36177465,44.37902235,8425,6,10,11,2014-06-29 00:45:58.987-04,21.72,20.9,-1.4778,2.2548,-2.53053,Clear,13,0,0,,2237,6308,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.36177465,44.37902235,8426,6,10,11,2014-06-29 00:45:59.98-04,21.84,20.9,-1.49017,1.59996,-2.82342,Clear,13,0,0,,2237,6309,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359163980000005,44.385037959999998,8427,-5,10,10,2014-06-29 00:48:18.798-04,21.57,20.9,-1.48454,1.22251,2.44074,Clear,13,0,0,,2237,6310,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359163980000005,44.385037959999998,8428,-5,10,10,2014-06-29 00:48:23.592-04,21.61,20.9,-1.44917,1.0114,2.06443,Clear,13,0,0,,2237,6311,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359163980000005,44.385037959999998,8429,-5,10,10,2014-06-29 00:48:28.446-04,21.69,20.9,-1.43071,1.15514,2.96971,Clear,13,0,0,,2237,6312,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359163980000005,44.385037959999998,8430,-5,10,10,2014-06-29 00:48:35.054-04,21.82,20.9,-1.46207,0.514313,1.97715,Clear,13,0,0,,2237,6313,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359152879999996,44.38503051,8431,-5,10,11,2014-06-29 00:48:38.99-04,21.69,20.9,-1.46532,0.485531,1.31878,Clear,13,0,0,,2237,6314,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.359121630000004,44.385052709999997,8432,-8,10,11,2014-06-29 00:48:43.574-04,21.72,20.9,-1.44504,1.5579,2.44777,Clear,13,0,0,,2237,6315,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358518279999998,44.38567571,8433,-9,10,10,2014-06-29 00:49:45.871-04,21.85,20.9,-1.47951,-0.0208107,0.159025,Clear,13,0,0,,2237,6316,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358482379999998,44.385747199999997,8434,-14,10,10,2014-06-29 00:49:59.545-04,21.72,20.9,-1.4123,0.309592,1.27116,Clear,13,0,0,,2237,6317,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358426030000004,44.385829749999999,8435,-9,11,11,2014-06-29 00:50:07.838-04,21.76,20.9,-1.49848,1.33098,2.19429,Clear,13,0,0,,2237,6318,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.35834814999998,44.38588362,8436,-13,11,11,2014-06-29 00:50:17.091-04,21.76,20.9,-1.45936,0.918539,1.89944,Clear,13,0,0,,2237,6319,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358295440000006,44.385908129999997,8437,-20,11,12,2014-06-29 00:50:20.668-04,21.72,20.9,-1.47115,2.67287,-3.06267,Clear,13,0,0,,2237,6320,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358279249999995,44.385958369999997,8438,-19,10,11,2014-06-29 00:50:26.782-04,21.83,20.9,-1.49065,1.85741,1.93454,Clear,13,0,0,,2237,6321,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358253099999999,44.38602265,8439,-19,10,11,2014-06-29 00:50:36.656-04,21.86,20.9,-1.43924,0.0830259,0.238216,Clear,13,0,0,,2237,6322,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358222949999998,44.386045129999999,8440,-16,10,11,2014-06-29 00:50:40.326-04,21.89,20.9,-1.48425,2.02567,-2.80367,Clear,13,0,0,,2237,6323,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.350763360000002,44.39159395,8488,16,11,9,2014-06-29 00:59:56.498-04,21.56,19.9,-1.39472,0.407901,1.40189,Clear,13,0,0,,2237,6371,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.350666439999998,44.391671809999998,8489,10,11,8,2014-06-29 01:00:05.582-04,21.76,20.3,-1.29679,0.526356,1.57122,Clear,13,0,0,,2237,6372,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.350565540000005,44.391723499999998,8490,7,11,8,2014-06-29 01:00:16.195-04,21.76,20.3,-1.46815,1.21457,1.92489,Clear,13,0,0,,2237,6373,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.350532959999995,44.391750860000002,8491,5,10,9,2014-06-29 01:00:19.777-04,21.76,20.3,-1.39711,1.4435,2.06629,Clear,13,0,0,,2237,6374,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.350482380000003,44.391800889999999,8492,9,11,9,2014-06-29 01:00:28.44-04,21.81,20.3,-1.46352,1.16687,1.70306,Clear,13,0,0,,2237,6375,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349619680000004,44.39256658,8493,28,12,9,2014-06-29 01:01:45.457-04,21.68,20.3,-1.49947,1.58782,2.27484,Clear,13,0,0,,2237,6376,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349610269999999,44.392576529999999,8494,25,12,9,2014-06-29 01:01:48.408-04,21.62,20.3,-1.52527,1.09288,1.88418,Clear,13,0,0,,2237,6377,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349539489999998,44.39261004,8495,27,11,9,2014-06-29 01:01:56.814-04,21.69,19.9,-1.41849,1.11862,2.05123,Clear,13,0,0,,2237,6378,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349525220000004,44.39264472,8496,27,11,9,2014-06-29 01:01:59.66-04,21.62,19.9,-1.4144,0.722385,2.53995,Clear,13,0,0,,2237,6379,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349510370000004,44.392653459999998,8497,27,12,9,2014-06-29 01:02:02.555-04,21.77,20.3,-1.47452,0.818355,1.42823,Clear,13,0,0,,2237,6380,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349506820000002,44.392680949999999,8498,25,13,9,2014-06-29 01:02:06.052-04,21.77,20.3,-1.49066,1.64406,1.64405,Clear,13,0,0,,2237,6381,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349489649999995,44.392683699999999,8499,25,12,9,2014-06-29 01:02:09.503-04,21.82,20.3,-1.50811,-0.25669,-0.670621,Clear,13,0,0,,2237,6382,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349473349999997,44.392724319999999,8500,25,11,9,2014-06-29 01:02:14.803-04,21.82,20.3,-1.44484,1.01301,1.62106,Clear,13,0,0,,2237,6383,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349457180000002,44.392786749999999,8501,26,10,9,2014-06-29 01:02:20.44-04,21.72,20.3,-1.47559,0.980179,1.63537,Clear,13,0,0,,2237,6384,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349371529999999,44.392925269999999,8502,26,10,9,2014-06-29 01:02:39.271-04,21.75,20.3,-1.50649,2.81737,-2.80842,Clear,13,0,0,,2237,6385,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349311369999995,44.392979189999998,8503,27,10,9,2014-06-29 01:02:44.132-04,21.6,20.3,-1.46703,0.788503,1.8605,Clear,13,0,0,,2237,6386,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348133579999995,44.393637099999999,8504,25,10,9,2014-06-29 01:04:09.666-04,21.64,20.3,-1.47337,2.10234,2.99879,Clear,13,0,0,,2237,6387,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348091490000002,44.393668130000002,8505,28,11,9,2014-06-29 01:04:15.247-04,21.61,20.3,-1.41416,1.73821,2.78598,Clear,13,0,0,,2237,6388,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.348037160000004,44.393695100000002,8506,30,11,9,2014-06-29 01:04:18.876-04,21.69,20.3,-1.44414,1.70665,2.7668,Clear,13,0,0,,2237,6389,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347963949999993,44.393700709999997,8507,28,11,9,2014-06-29 01:04:21.471-04,21.69,20.3,-1.44265,1.69392,2.6635,Clear,13,0,0,,2237,6390,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347932029999996,44.393745520000003,8508,33,11,9,2014-06-29 01:04:26.125-04,21.65,20.3,-1.45389,2.66316,-2.71182,Clear,13,0,0,,2237,6391,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.34790341,44.39379066,8509,31,11,9,2014-06-29 01:04:30.979-04,21.69,20.3,-1.55497,2.69972,-2.58988,Clear,13,0,0,,2237,6392,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347837350000006,44.393813829999999,8510,29,11,9,2014-06-29 01:04:36.021-04,21.64,20.3,-1.443,2.86731,-2.61285,Clear,13,0,0,,2237,6393,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347808389999997,44.39381487,8511,28,11,9,2014-06-29 01:04:46.58-04,21.77,20.3,-1.47314,2.22534,2.21698,Clear,13,0,0,,2237,6394,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347808389999997,44.39381487,8512,28,11,9,2014-06-29 01:04:51.537-04,21.8,20.3,-1.4774,-1.08923,-1.09223,Clear,13,0,0,,2237,6395,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347444030000005,44.394073919999997,8513,35,10,10,2014-06-29 01:05:28.976-04,21.61,20.3,-1.44462,1.52188,2.41295,Clear,13,0,0,,2237,6396,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347411210000004,44.39412043,8514,34,10,9,2014-06-29 01:05:33.822-04,21.74,20.3,-1.54815,-1.7536,-1.8076,Clear,13,0,0,,2237,6397,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347394059999999,44.394133590000003,8515,35,10,9,2014-06-29 01:05:36.625-04,21.74,20.3,-1.48815,1.7743,1.94831,Clear,13,0,0,,2237,6398,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347348929999995,44.394155849999997,8516,34,10,9,2014-06-29 01:05:40.181-04,21.79,20.3,-1.49419,0.688137,0.912461,Clear,13,0,0,,2237,6399,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347310949999994,44.39418044,8517,30,10,10,2014-06-29 01:05:44.475-04,21.74,20.3,-1.50542,0.575758,0.981995,Clear,13,0,0,,2237,6400,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.347231059999999,44.394204389999999,8518,32,10,10,2014-06-29 01:05:50.718-04,21.74,20.3,-1.43062,0.93248,1.86404,Clear,13,0,0,,2237,6401,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.340312960000006,44.400189760000004,8519,31,9,10,2014-06-29 01:08:07.756-04,21.82,19.9,-1.48232,2.30006,2.84712,Clear,13,0,0,,2237,6402,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.340312960000006,44.400189760000004,8520,31,9,10,2014-06-29 01:08:12.174-04,21.66,20.3,-1.46012,1.71042,2.02712,Clear,13,0,0,,2237,6403,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.340312960000006,44.400189760000004,8521,31,9,10,2014-06-29 01:08:14.16-04,21.73,20.3,-1.44317,1.41861,1.50312,Clear,13,0,0,,2237,6404,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.340306530000007,44.400178439999998,8522,30,9,10,2014-06-29 01:08:18.973-04,21.69,20.3,-1.52834,1.48025,2.83617,Clear,13,0,0,,2237,6405,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344286850000003,44.40512408,8523,-2,9,10,2014-06-29 01:10:03.371-04,21.49,20.3,-1.43784,2.26697,2.78388,Clear,13,0,0,,2237,6406,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344323419999995,44.405114449999999,8524,-6,10,10,2014-06-29 01:10:07.836-04,21.47,20.3,-1.17686,0.931895,2.29405,Clear,13,0,0,,2237,6407,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349833149999995,44.407828219999999,8525,-14,11,10,2014-06-29 01:11:09.744-04,21.54,20.6,-1.51307,2.10383,2.40861,Clear,13,0,0,,2237,6408,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.349833149999995,44.407828219999999,8526,-14,11,10,2014-06-29 01:11:14.982-04,21.58,20.6,-1.45916,2.11139,2.18094,Clear,13,0,0,,2237,6409,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.352551430000005,44.40935837,8527,-15,12,9,2014-06-29 01:12:04.761-04,21.72,20.6,-1.47246,2.14124,2.72343,Clear,13,0,0,,2237,6410,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.352551430000005,44.40935837,8528,-15,12,9,2014-06-29 01:12:12.384-04,21.73,20.6,-1.49606,1.17454,1.06292,Clear,13,0,0,,2237,6411,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.352551430000005,44.40935837,8529,-15,12,9,2014-06-29 01:12:17.716-04,21.65,20.6,-1.53005,1.56724,-2.65704,Clear,13,0,0,,2237,6412,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.354272030000004,44.410591920000002,8530,-14,10,10,2014-06-29 01:13:10.911-04,21.71,20.9,-1.45226,1.38445,0.472835,Clear,13,0,0,,2237,6413,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.354271600000004,44.410580160000002,8531,-14,10,10,2014-06-29 01:13:14.569-04,21.73,20.9,-1.4772,1.18074,-2.56525,Clear,13,0,0,,2237,6414,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.354271600000004,44.410580160000002,8532,-14,10,10,2014-06-29 01:13:18.052-04,21.57,20.9,-1.44314,1.76381,-2.82148,Clear,13,0,0,,2237,6415,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.354271600000004,44.410580160000002,8533,-14,10,10,2014-06-29 01:13:22.425-04,21.58,20.6,-1.49772,2.07248,2.46318,Clear,13,0,0,,2237,6416,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.356316890000002,44.412931020000002,8534,-15,10,9,2014-06-29 01:14:21.894-04,21.62,20.9,-1.48745,0.356952,-1.2533,Clear,13,0,0,,2237,6417,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.356329610000003,44.412943910000003,8535,-15,10,9,2014-06-29 01:14:27.54-04,21.57,20.9,-1.51329,2.47041,2.39757,Clear,13,0,0,,2237,6418,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.356329610000003,44.412943910000003,8536,-15,10,9,2014-06-29 01:14:32.72-04,21.58,20.9,-1.46551,1.9372,-2.91153,Clear,13,0,0,,2237,6419,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.356781589999997,44.41360462,8537,-15,9,9,2014-06-29 01:15:12.853-04,21.56,20.9,-1.50317,1.29801,2.70994,Clear,13,0,0,,2237,6420,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.356781589999997,44.41360462,8538,-15,9,9,2014-06-29 01:15:17.906-04,21.67,20.9,-1.49003,2.98574,2.93075,Clear,13,0,0,,2237,6421,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.356781589999997,44.41360462,8539,-15,9,9,2014-06-29 01:15:22.606-04,21.64,20.9,-1.49325,1.98012,-0.924828,Clear,13,0,0,,2237,6422,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.358152970000006,44.415244469999998,8540,-16,11,9,2014-06-29 01:16:31.842-04,21.66,20.9,-1.41125,2.16264,0.7874,Clear,13,0,0,,2237,6423,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.3581396,44.415249009999997,8541,-15,10,9,2014-06-29 01:16:38.154-04,21.65,20.9,-1.41585,2.35253,-3.0095,Clear,13,0,0,,2237,6424,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.3581396,44.415249009999997,8542,-15,10,9,2014-06-29 01:16:41.079-04,21.59,20.9,-1.41154,2.28555,-2.19045,Clear,13,0,0,,2237,6425,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.3581396,44.415249009999997,8543,-15,10,9,2014-06-29 01:16:46.049-04,21.67,20.9,-1.45689,2.48846,2.02501,Clear,13,0,0,,2237,6426,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.353198899999995,44.41909914,8544,-10,10,9,2014-06-29 01:21:12.56-04,21.64,21.2,-1.51569,2.20818,1.33731,Clear,13,0,0,,2237,6427,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.353198899999995,44.41909914,8545,-10,10,9,2014-06-29 01:21:20.173-04,21.52,21.2,-1.44727,2.456,-2.01103,Clear,13,0,0,,2237,6428,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.353198899999995,44.41909914,8546,-10,10,9,2014-06-29 01:21:24.702-04,21.57,21.2,-1.46765,2.33406,-0.118289,Clear,13,0,0,,2237,6429,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.353198899999995,44.41909914,8547,-10,10,9,2014-06-29 01:21:29.646-04,21.65,21.2,-1.49021,2.49713,3.00656,Clear,13,0,0,,2237,6430,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344550850000005,44.418794069999997,8548,0,10,9,2014-06-29 01:22:44.63-04,21.57,20.9,-1.47995,2.09675,2.74838,Clear,13,0,0,,2237,6431,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.344550850000005,44.418794069999997,8549,0,10,9,2014-06-29 01:22:49.675-04,21.62,21.2,-1.43075,2.64877,-1.62854,Clear,13,0,0,,2237,6432,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.341862590000005,44.418673470000002,8550,0,10,10,2014-06-29 01:24:04.516-04,21.57,20.9,-1.39039,2.28885,1.34182,Clear,13,0,0,,2237,6433,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.341883420000002,44.418668099999998,8551,1,10,10,2014-06-29 01:24:07.216-04,21.69,20.9,-1.3672,0.920009,1.95346,Clear,13,0,0,,2237,6434,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.341887189999994,44.418680199999997,8552,1,10,10,2014-06-29 01:24:10.995-04,21.55,21.2,-1.41161,1.61591,-2.63428,Clear,13,0,0,,2237,6435,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.341887189999994,44.418680199999997,8553,1,10,10,2014-06-29 01:24:16.206-04,21.64,20.9,-1.48811,1.72261,0.259899,Clear,13,0,0,,2237,6436,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.333011170000006,44.420844600000002,8554,-9,11,9,2014-06-29 01:26:06.332-04,21.56,21.2,-1.4839,1.83953,1.08576,Clear,13,0,0,,2237,6437,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.333029969999998,44.42085678,8555,-5,11,9,2014-06-29 01:26:10.612-04,21.62,21.2,-1.5453,2.15126,-2.37345,Clear,13,0,0,,2237,6438,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.333032520000003,44.420873409999999,8556,-3,9,9,2014-06-29 01:26:16.104-04,21.56,21.2,-1.53142,2.60005,-0.314943,Clear,13,0,0,,2237,6439,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.333016909999998,44.420857849999997,8557,-1,10,9,2014-06-29 01:26:21.913-04,21.6,21.2,-1.49694,2.65426,0.753803,Clear,13,0,0,,2237,6440,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.333016909999998,44.420857849999997,8558,-1,10,9,2014-06-29 01:26:24.788-04,21.6,21.2,-1.46608,2.62848,-2.56826,Clear,13,0,0,,2237,6441,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.329431510000006,44.423567149999997,8559,-14,9,10,2014-06-29 01:27:31.632-04,21.45,21.2,-1.44612,1.72125,-2.88309,Clear,13,0,0,,2237,6442,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.329432229999995,44.423556759999997,8560,-14,9,9,2014-06-29 01:27:41.483-04,21.52,21.2,-1.49777,1.41266,-2.23021,Clear,13,0,0,,2237,6443,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.329432229999995,44.423556759999997,8561,-14,9,9,2014-06-29 01:27:47.582-04,21.52,21.2,-1.488,2.03703,-0.748794,Clear,13,0,0,,2237,6444,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.329433949999995,44.42354694,8562,-14,9,10,2014-06-29 01:27:55.613-04,21.67,21.2,-1.38309,1.06992,0.168732,Clear,13,0,0,,2237,6445,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.329433949999995,44.42354694,8563,-14,9,10,2014-06-29 01:28:00.576-04,21.62,21.2,-1.44623,1.59752,2.73575,Clear,13,0,0,,2237,6446,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.302771789999994,44.43402055,8564,-2,10,9,2014-06-29 01:31:15.906-04,21.52,21.5,-1.44976,1.84879,2.90398,Clear,13,0,0,,2237,6447,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.302771789999994,44.43402055,8565,-2,10,9,2014-06-29 01:31:20.019-04,21.56,21.2,-1.42355,2.38257,-1.41496,Clear,13,0,0,,2237,6448,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.302771789999994,44.43402055,8566,-2,10,9,2014-06-29 01:31:23.93-04,21.55,21.5,-1.42552,2.43186,0.0402137,Clear,13,0,0,,2237,6449,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.302771789999994,44.43402055,8567,-2,10,9,2014-06-29 01:31:29.12-04,21.58,21.5,-1.43627,2.14329,1.87236,Clear,13,0,0,,2237,6450,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.302771789999994,44.43402055,8568,-2,10,9,2014-06-29 01:31:31.097-04,21.63,21.5,-1.23292,1.14558,1.62582,Clear,13,0,0,,2237,6451,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.282531399999996,44.429132969999998,8569,-3,11,9,2014-06-29 01:33:45.685-04,21.57,21.9,-1.50831,2.03048,2.06727,Clear,13,0,0,,2237,6452,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.28254502,44.429122,8570,1,13,7,2014-06-29 01:33:49.997-04,21.5,21.9,-1.43842,1.06894,-1.66734,Clear,13,0,0,,2237,6453,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.282536089999994,44.429101459999998,8571,-1,11,7,2014-06-29 01:33:57.092-04,21.54,21.9,-1.40804,1.57757,-2.36909,Clear,13,0,0,,2237,6454,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.282536089999994,44.429101459999998,8572,-1,11,7,2014-06-29 01:33:58.698-04,21.48,21.9,-1.4524,1.12009,2.89542,Clear,13,0,0,,2237,6455,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.282536089999994,44.429101459999998,8573,-1,11,7,2014-06-29 01:34:03.18-04,21.55,21.9,-1.43058,-0.671075,-0.431328,Clear,13,0,0,,2237,6456,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.250772029999993,44.41733456,8574,-12,11,10,2014-06-29 01:38:36.119-04,21.27,22.8,-1.51757,1.83752,-1.98279,Clear,13,0,0,,2237,6457,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.250777580000005,44.417344929999999,8575,-13,9,10,2014-06-29 01:38:39.144-04,21.34,22.8,-1.49002,1.6314,-2.33281,Clear,13,0,0,,2237,6458,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.25080423,44.41735646,8576,-13,10,10,2014-06-29 01:39:02.967-04,21.38,23.2,-1.51179,2.24825,-1.68839,Clear,13,0,0,,2237,6459,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.25080423,44.41735646,8577,-13,10,10,2014-06-29 01:39:09.496-04,21.44,23.2,-1.48714,1.50766,0.283704,Clear,13,0,0,,2237,6460,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.250813649999998,44.41734762,8578,-13,9,10,2014-06-29 01:39:22.946-04,21.35,23.2,-1.48213,0.948366,-2.84022,Clear,13,0,0,,2237,6461,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.258976200000006,44.415210180000003,8579,6,11,8,2014-06-29 01:41:28.279-04,21.41,23.2,-1.52816,0.989607,-1.70496,Clear,13,0,0,,2237,6462,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.258969129999997,44.415217929999997,8580,7,11,8,2014-06-29 01:41:35.079-04,21.53,23.5,-1.52753,2.68472,0.930021,Clear,13,0,0,,2237,6463,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.258969129999997,44.415217929999997,8581,7,11,8,2014-06-29 01:41:40.821-04,21.47,23.5,-1.42256,1.01533,2.57627,Clear,13,0,0,,2237,6464,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.265981300000007,44.41601388,8582,19,12,7,2014-06-29 01:43:24.072-04,21.76,23.5,-1.48646,1.92322,0.943036,Clear,13,0,0,,2237,6465,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.265981300000007,44.41601388,8583,19,12,7,2014-06-29 01:43:30.529-04,21.57,23.5,-1.4865,1.38053,-2.4317,Clear,13,0,0,,2237,6466,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.270399549999993,44.416713299999998,8584,6,13,8,2014-06-29 01:44:44.929-04,21.59,23.8,-1.53641,-3.11432,-1.43846,Clear,13,0,0,,2237,6467,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.270399549999993,44.416713299999998,8585,6,13,8,2014-06-29 01:44:50.068-04,21.6,23.8,-1.46962,2.60841,-0.658799,Clear,13,0,0,,2237,6468,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.270387349999993,44.4167072,8586,4,10,8,2014-06-29 01:44:54.905-04,21.62,23.8,-1.4886,1.96834,-0.0390626,Clear,13,0,0,,2237,6469,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.27275969,44.416582669999997,8587,-11,13,8,2014-06-29 01:45:43.517-04,21.67,23.8,-1.50794,1.09528,-0.412735,Clear,13,0,0,,2237,6470,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.272734540000002,44.416560339999997,8588,-11,12,8,2014-06-29 01:45:49.178-04,21.68,23.8,-1.52627,2.92537,-1.28646,Clear,13,0,0,,2237,6471,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.274770869999998,44.41683433,8589,-6,10,9,2014-06-29 01:46:52.92-04,21.55,23.8,-1.49819,2.04084,-0.981897,Clear,13,0,0,,2237,6472,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.274772249999998,44.416830500000003,8590,-6,10,9,2014-06-29 01:46:59.398-04,21.6,23.8,-1.45358,2.48913,0.832444,Clear,13,0,0,,2237,6473,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.274772249999998,44.416830500000003,8591,-6,10,9,2014-06-29 01:47:07.327-04,21.55,23.8,-1.41421,1.74621,-2.36427,Clear,13,0,0,,2237,6474,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.275864799999994,44.416817539999997,8592,-7,9,10,2014-06-29 01:47:54.311-04,21.4,23.5,-1.44273,2.45023,0.476712,Clear,13,0,0,,2237,6475,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.275864799999994,44.416817539999997,8593,-7,9,10,2014-06-29 01:48:00.563-04,21.56,23.5,-1.40876,2.40146,-2.23261,Clear,13,0,0,,2237,6476,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.275864799999994,44.416817539999997,8594,-7,9,10,2014-06-29 01:48:08.076-04,21.51,23.5,-1.48038,2.0383,-1.69858,Clear,13,0,0,,2237,6477,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.275853280000007,44.416812999999998,8595,-6,9,10,2014-06-29 01:48:16.747-04,21.65,23.5,-1.47922,2.40123,1.30924,Clear,13,0,0,,2237,6478,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.27855882,44.417103930000003,8596,-13,10,8,2014-06-29 01:49:15.063-04,21.59,23.5,-1.4532,1.18934,-1.86679,Clear,13,0,0,,2237,6479,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.27855882,44.417103930000003,8597,-13,10,8,2014-06-29 01:49:19.887-04,21.6,23.5,-1.49987,1.31247,2.60564,Clear,13,0,0,,2237,6480,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.27855882,44.417103930000003,8598,-13,10,8,2014-06-29 01:49:24.353-04,21.56,23.5,-1.51937,1.14632,-1.98284,Clear,13,0,0,,2237,6481,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.281436099999993,44.416652659999997,8599,-11,11,10,2014-06-29 01:50:16.495-04,21.6,23.5,-1.49058,2.58769,0.879176,Clear,13,0,0,,2237,6482,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.281551620000002,44.416601040000003,8600,-10,10,10,2014-06-29 01:50:25.716-04,21.66,23.5,-1.51358,2.74764,0.580555,Clear,13,0,0,,2237,6483,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.28163456,44.41656546,8601,-11,10,10,2014-06-29 01:50:40.485-04,21.58,23.5,-1.45944,0.461582,-1.91607,Clear,13,0,0,,2237,6484,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.281656069999997,44.41655343,8602,-10,9,10,2014-06-29 01:50:44.458-04,21.58,23.5,-1.47356,0.403457,-1.68949,Clear,13,0,0,,2237,6485,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.281683849999993,44.41654724,8603,-10,10,10,2014-06-29 01:50:46.99-04,21.66,23.5,-1.39749,0.740677,-0.55302,Clear,13,0,0,,2237,6486,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.281763740000002,44.416508720000003,8604,-9,10,10,2014-06-29 01:50:51.765-04,21.69,23.2,-1.34847,0.819525,1.80688,Clear,13,0,0,,2237,6487,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.281793750000006,44.416500409999998,8605,-8,10,10,2014-06-29 01:50:54.555-04,21.69,23.2,-1.46768,1.36615,2.26065,Clear,13,0,0,,2237,6488,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.281878149999997,44.41646926,8606,-8,11,10,2014-06-29 01:51:00.197-04,21.51,23.2,-1.4892,1.35818,-1.76284,Clear,13,0,0,,2237,6489,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.281958349999996,44.416452200000002,8607,-8,10,10,2014-06-29 01:51:04.882-04,21.51,23.2,-1.51068,2.44847,-0.815706,Clear,13,0,0,,2237,6490,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.28200812,44.416419150000003,8608,-9,10,10,2014-06-29 01:51:07.775-04,21.53,23.2,-1.41867,-0.30922,2.27498,Clear,13,0,0,,2237,6491,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.282023449999997,44.41640289,8609,-9,10,10,2014-06-29 01:51:10.945-04,21.52,23.2,-1.32512,0.726651,2.95214,Clear,13,0,0,,2237,6492,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.28204341,44.41640479,8610,-11,11,10,2014-06-29 01:51:12.535-04,21.52,23.2,-1.51897,1.54374,-2.83557,Clear,13,0,0,,2237,6493,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.282061979999995,44.41639414,8611,-11,11,10,2014-06-29 01:51:14.16-04,21.52,23.2,-1.41518,-1.24626,0.845482,Clear,13,0,0,,2237,6494,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.282077749999999,44.416386869999997,8612,-11,10,10,2014-06-29 01:51:16.172-04,21.52,23.2,-1.46208,0.288631,1.98907,Clear,13,0,0,,2237,6495,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.282144489999993,44.416355420000002,8613,-11,10,10,2014-06-29 01:51:22.604-04,21.57,23.2,-1.37577,1.20606,0.226929,Clear,13,0,0,,2237,6496,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.28922353,44.415053579999999,8614,-8,11,8,2014-06-29 01:52:56.325-04,21.64,22.8,-1.48325,1.76808,0.887236,Clear,13,0,0,,2237,6497,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.28926131,44.415074850000003,8615,-6,10,9,2014-06-29 01:53:00.046-04,21.62,22.8,-1.53556,0.983351,1.98849,Clear,13,0,0,,2237,6498,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.289273809999997,44.415090059999997,8616,-8,10,9,2014-06-29 01:53:04.977-04,21.55,22.8,-1.49364,2.71466,-1.34631,Clear,13,0,0,,2237,6499,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.299471339999997,44.413112069999997,8617,-7,11,9,2014-06-29 01:55:02.286-04,21.5,22.5,-1.50238,2.11576,-0.85662,Clear,13,0,0,,2237,6500,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.302057700000006,44.412676019999999,8618,-13,10,9,2014-06-29 01:55:49.895-04,21.48,22.5,-1.48041,2.1749,-1.27089,Clear,13,0,0,,2237,6501,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.302058209999998,44.412664999999997,8619,-10,10,9,2014-06-29 01:55:53.24-04,21.5,22.5,-1.51868,-2.85891,-1.24891,Clear,13,0,0,,2237,6502,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.302058209999998,44.412664999999997,8620,-10,10,9,2014-06-29 01:55:57.563-04,21.55,22.5,-1.411,1.91341,-3.04864,Clear,13,0,0,,2237,6503,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.309741299999999,44.410418569999997,8621,-7,11,8,2014-06-29 01:57:31.319-04,21.67,22.5,-1.47453,1.5719,-0.172006,Clear,13,0,0,,2237,6504,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.309791450000006,44.410415,8622,-10,10,8,2014-06-29 01:58:03.723-04,21.56,22.5,-1.50115,1.80262,-1.56486,Clear,13,0,0,,2237,6505,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.309778559999998,44.410410149999997,8623,-11,10,8,2014-06-29 01:58:06.404-04,21.56,22.5,-1.52022,1.96955,-2.29509,Clear,13,0,0,,2237,6506,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.309778559999998,44.410410149999997,8624,-11,10,8,2014-06-29 01:58:09.121-04,21.56,22.5,-1.53337,0.922302,-0.993178,Clear,13,0,0,,2237,6507,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.311898099999993,44.40849437,8625,-11,11,10,2014-06-29 02:00:01.742-04,21.55,22.5,-1.49315,1.91516,-1.54627,Clear,13,0,0,,2237,6508,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.311898099999993,44.40849437,8626,-11,11,10,2014-06-29 02:00:08.969-04,21.55,22.5,-1.48621,2.24015,2.14974,Clear,13,0,0,,2237,6509,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.311898099999993,44.40849437,8627,-11,11,10,2014-06-29 02:00:10.081-04,21.62,22.5,-1.43798,0.257019,-1.8604,Clear,13,0,0,,2237,6510,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312412230000007,44.407435640000003,8628,-18,10,9,2014-06-29 02:01:20.681-04,21.52,22.2,-1.54987,2.17427,-1.08052,Clear,13,0,0,,2237,6511,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312427240000005,44.40742858,8629,-21,10,9,2014-06-29 02:01:25.098-04,21.53,22.2,-1.42306,1.13546,2.8144,Clear,13,0,0,,2237,6512,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312429269999996,44.407446360000002,8630,-18,10,9,2014-06-29 02:01:32.285-04,21.76,22.2,-1.43493,0.878849,-0.643793,Clear,13,0,0,,2237,6513,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312429269999996,44.407446360000002,8631,-18,10,9,2014-06-29 02:01:38.648-04,21.74,22.2,-1.50538,0.769122,-1.0137,Clear,13,0,0,,2237,6514,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312429269999996,44.407446360000002,8632,-18,10,9,2014-06-29 02:01:43.084-04,21.65,22.2,-1.43456,0.472688,-1.65049,Clear,13,0,0,,2237,6515,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312450670000004,44.40742385,8633,-20,10,9,2014-06-29 02:01:48.242-04,21.63,22.2,-1.46909,0.803244,-1.90839,Clear,13,0,0,,2237,6516,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312517769999999,44.407360869999998,8634,-20,10,9,2014-06-29 02:01:51.811-04,21.63,22.2,-1.43736,0.582953,-2.46893,Clear,13,0,0,,2237,6517,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312542759999999,44.407327969999997,8635,-19,10,9,2014-06-29 02:01:54.956-04,21.6,22.2,-1.4961,0.584921,-2.90413,Clear,13,0,0,,2237,6518,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312587789999995,44.407277030000003,8636,-18,10,10,2014-06-29 02:01:57.825-04,21.5,22.2,-1.51813,-0.0449598,2.37875,Clear,13,0,0,,2237,6519,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312615249999993,44.407257049999998,8637,-16,10,10,2014-06-29 02:02:00.613-04,21.5,22.2,-1.46646,0.744283,2.87955,Clear,13,0,0,,2237,6520,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312671359999996,44.407211750000002,8638,-15,10,10,2014-06-29 02:02:04.879-04,21.53,21.9,-1.33842,1.33953,2.99489,Clear,13,0,0,,2237,6521,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312739149999999,44.40718623,8639,-14,10,10,2014-06-29 02:02:08.113-04,21.55,21.9,-1.51034,-0.756529,0.67117,Clear,13,0,0,,2237,6522,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312760530000006,44.407174660000003,8640,-15,10,10,2014-06-29 02:02:09.602-04,21.55,22.2,-1.45659,0.650675,0.531393,Clear,13,0,0,,2237,6523,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312782949999999,44.40716183,8641,-16,10,10,2014-06-29 02:02:11.49-04,21.58,22.2,-1.39279,0.614175,-0.674093,Clear,13,0,0,,2237,6524,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312874930000007,44.407098150000003,8642,-19,11,10,2014-06-29 02:02:21.348-04,21.78,21.9,-1.37051,0.60045,-1.14117,Clear,13,0,0,,2237,6525,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312900049999996,44.407020930000002,8643,-21,11,10,2014-06-29 02:02:26.882-04,21.69,21.9,-1.483,0.285029,-1.13973,Clear,13,0,0,,2237,6526,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.312951190000007,44.406982999999997,8644,-21,10,10,2014-06-29 02:02:29.749-04,21.74,21.9,-1.41251,0.526133,-1.45158,Clear,13,0,0,,2237,6527,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.31299525,44.406958289999999,8645,-21,10,10,2014-06-29 02:02:35.009-04,21.72,21.9,-1.34685,0.840841,1.80049,Clear,13,0,0,,2237,6528,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.313048359999996,44.40693074,8646,-19,10,10,2014-06-29 02:02:38.345-04,21.71,21.9,-1.30788,0.412926,1.29172,Clear,13,0,0,,2237,6529,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88

-68.314081290000004,44.406728190000003,8647,-19,11,9,2014-06-29 02:03:37.46-04,21.67,21.5,-1.45158,1.83113,-0.14686,Clear,13,0,0,,2237,6530,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.314147779999999,44.406709499999998,8648,-19,11,9,2014-06-29 02:03:42.459-04,21.72,21.5,-1.44201,1.47098,-0.691233,Clear,13,0,0,,2237,6531,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.314245420000006,44.40670893,8649,-18,11,9,2014-06-29 02:03:47.572-04,21.65,21.5,-1.48193,1.88049,-0.467221,Clear,13,0,0,,2237,6532,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.31431415,44.406713439999997,8650,-20,11,9,2014-06-29 02:03:52.695-04,21.62,21.5,-1.50894,0.55222,-1.5961,Clear,13,0,0,,2237,6533,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.315558190000004,44.406827909999997,8651,-15,10,9,2014-06-29 02:05:06.657-04,21.5,20.9,-1.48624,1.39243,2.75334,Clear,13,0,0,,2237,6534,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.315558190000004,44.406827909999997,8652,-15,10,9,2014-06-29 02:05:09.766-04,21.48,21.2,-1.48929,1.01084,-1.51521,Clear,13,0,0,,2237,6535,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.315558190000004,44.406827909999997,8653,-15,10,9,2014-06-29 02:05:14.602-04,21.68,21.2,-1.38223,1.62636,2.25688,Clear,13,0,0,,2237,6536,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.31578614,44.406981559999998,8654,-13,12,9,2014-06-29 02:05:38.961-04,21.72,21.2,-1.51988,1.65974,0.701381,Clear,13,0,0,,2237,6537,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.315842919999994,44.40700245,8655,-12,12,9,2014-06-29 02:05:43.085-04,21.63,20.9,-1.42709,2.22454,1.80073,Clear,13,0,0,,2237,6538,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.315906530000007,44.407107689999997,8656,-7,12,10,2014-06-29 02:05:48.71-04,21.71,20.9,-1.39868,1.72352,1.7928,Clear,13,0,0,,2237,6539,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.318736360000003,44.405989169999998,8657,-14,10,9,2014-06-29 02:07:09.904-04,21.45,20.9,-1.497,2.27788,-0.429938,Clear,13,0,0,,2237,6540,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.31872835,44.40598096,8658,-14,11,9,2014-06-29 02:07:12.219-04,21.52,20.6,-1.51988,-1.95962,-0.770722,Clear,13,0,0,,2237,6541,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.31872835,44.40598096,8659,-14,11,9,2014-06-29 02:07:17.733-04,21.58,20.9,-1.46691,1.35788,-0.642445,Clear,13,0,0,,2237,6542,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.320959819999999,44.403079099999999,8660,-7,12,8,2014-06-29 02:09:10.266-04,21.48,20.6,-1.50818,2.5659,-0.731653,Clear,13,0,0,,2237,6543,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.320945690000002,44.40307541,8661,-5,12,9,2014-06-29 02:09:12.235-04,21.48,20.6,-1.41851,1.95897,-1.96136,Clear,13,0,0,,2237,6544,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.320977830000004,44.403079439999999,8662,-5,10,9,2014-06-29 02:09:19.139-04,21.55,20.6,-1.42699,2.05743,2.8961,Clear,13,0,0,,2237,6545,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.322100579999997,44.40066514,8664,-3,12,8,2014-06-29 02:10:52.661-04,21.48,20.6,-1.48575,2.29775,0.310015,Clear,13,0,0,,2237,6547,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.322091959999995,44.400657780000003,8665,0,13,8,2014-06-29 02:10:56.432-04,21.52,20.6,-1.47259,2.00266,0.45169,Clear,13,0,0,,2237,6548,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.322096119999998,44.40066659,8666,0,12,8,2014-06-29 02:11:00.172-04,21.52,20.6,-1.34922,0.969003,2.83402,Clear,13,0,0,,2237,6549,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.322096119999998,44.40066659,8667,0,12,8,2014-06-29 02:11:04.521-04,21.6,20.6,-1.40626,1.76579,-2.66612,Clear,13,0,0,,2237,6550,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.322096119999998,44.40066659,8668,0,12,8,2014-06-29 02:11:06.296-04,21.55,20.6,-1.45799,0.534113,-2.99675,Clear,13,0,0,,2237,6551,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.323057910000003,44.40027568,8669,-8,12,7,2014-06-29 02:11:47.644-04,21.49,20.6,-1.4522,2.24127,-0.192647,Clear,13,0,0,,2237,6552,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.323072969999998,44.400268930000003,8670,-7,11,7,2014-06-29 02:11:52.539-04,21.62,20.6,-1.46345,1.38934,-2.73055,Clear,13,0,0,,2237,6553,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.323087509999993,44.40028255,8671,-9,12,7,2014-06-29 02:11:56.966-04,21.53,20.6,-1.53374,0.942253,0.335459,Clear,13,0,0,,2237,6554,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.324836259999998,44.399519730000002,8672,5,12,6,2014-06-29 02:12:40.745-04,21.69,20.6,-1.47077,0.753421,1.28919,Clear,13,0,0,,2237,6555,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.324849709999995,44.399518039999997,8673,6,11,6,2014-06-29 02:12:47.676-04,21.52,20.6,-1.45324,1.21043,2.96148,Clear,13,0,0,,2237,6556,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.324849709999995,44.399518039999997,8674,6,11,6,2014-06-29 02:12:52.019-04,21.51,20.6,-1.47134,1.60229,-1.22873,Clear,13,0,0,,2237,6557,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.327134079999993,44.398400199999998,8675,4,11,7,2014-06-29 02:13:40.531-04,21.45,20.6,-1.48627,2.16174,-0.705862,Clear,13,0,0,,2237,6558,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.327145329999993,44.398337490000003,8676,5,10,7,2014-06-29 02:13:48.458-04,21.47,20.6,-1.49734,1.64001,-2.36847,Clear,13,0,0,,2237,6559,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.32978337,44.398186359999997,8677,22,10,7,2014-06-29 02:14:52.123-04,21.46,20.6,-1.45258,1.82061,-1.20095,Clear,13,0,0,,2237,6560,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.329793339999995,44.398193480000003,8678,20,10,7,2014-06-29 02:14:55.771-04,21.45,20.6,-1.45611,1.85511,-2.19146,Clear,13,0,0,,2237,6561,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.329805989999997,44.398196349999999,8679,21,10,7,2014-06-29 02:15:02.88-04,21.59,20.6,-1.44256,1.33979,0.913068,Clear,13,0,0,,2237,6562,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.333967150000007,44.394692069999998,8680,24,12,9,2014-06-29 02:16:59.719-04,21.36,20.9,-1.45494,3.11203,1.30812,Clear,13,0,0,,2237,6563,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.333967150000007,44.394692069999998,8681,24,12,9,2014-06-29 02:17:03.219-04,21.38,20.9,-1.4078,2.71884,-2.99793,Clear,13,0,0,,2237,6564,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.333959649999997,44.394713639999999,8682,23,10,9,2014-06-29 02:17:05.176-04,21.35,20.9,-1.45368,-3.05639,-2.65529,Clear,13,0,0,,2237,6565,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.333959649999997,44.394713639999999,8683,23,10,9,2014-06-29 02:17:09.404-04,21.42,20.9,-1.35705,2.20472,-1.79283,Clear,13,0,0,,2237,6566,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.331926429999996,44.383618499999997,8684,-7,15,7,2014-06-29 02:18:51.5-04,21.48,20.9,-1.46494,2.12109,-2.40589,Clear,13,0,0,,2237,6567,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.331914780000005,44.383604769999998,8685,-7,12,7,2014-06-29 02:18:56.112-04,21.51,20.9,-1.42854,2.97886,-0.681006,Clear,13,0,0,,2237,6568,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.325892980000006,44.370178940000002,8686,-19,13,7,2014-06-29 02:22:05.952-04,21.44,21.5,-1.49232,1.73738,-2.81324,Clear,13,0,0,,2237,6569,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.325892460000006,44.370189959999998,8687,-18,12,7,2014-06-29 02:22:10.004-04,21.45,21.5,-1.49212,1.25885,-2.24016,Clear,13,0,0,,2237,6570,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.325885110000002,44.370200009999998,8688,-19,11,7,2014-06-29 02:22:13.898-04,21.5,21.5,-1.50533,1.27397,-0.98246,Clear,13,0,0,,2237,6571,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.325885110000002,44.370200009999998,8689,-19,11,7,2014-06-29 02:22:19.024-04,21.53,21.5,-1.41981,1.74968,2.08648,Clear,13,0,0,,2237,6572,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.324104969999993,44.370450470000002,8690,-18,12,7,2014-06-29 02:23:08.427-04,21.5,21.5,-1.49503,2.0218,0.454393,Clear,13,0,0,,2237,6573,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.324126699999994,44.3704369,8691,-20,14,7,2014-06-29 02:23:12.122-04,21.5,21.5,-1.52695,-2.92603,-0.987371,Clear,13,0,0,,2237,6574,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.324107029999993,44.370395739999999,8692,-16,12,7,2014-06-29 02:23:16.118-04,21.54,21.5,-1.44608,2.9717,0.364719,Clear,13,0,0,,2237,6575,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.320772199999993,44.369063859999997,8693,-15,13,7,2014-06-29 02:24:19.646-04,21.56,21.9,-1.48812,1.69166,1.23192,Clear,13,0,0,,2237,6576,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.320772199999993,44.369063859999997,8694,-15,13,7,2014-06-29 02:24:27.448-04,21.46,21.5,-1.50778,1.5102,-2.85939,Clear,13,0,0,,2237,6577,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.320772199999993,44.369063859999997,8695,-15,13,7,2014-06-29 02:24:28.534-04,21.53,21.9,-1.33485,1.52852,-2.65551,Clear,13,0,0,,2237,6578,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.320772199999993,44.369063859999997,8696,-15,13,7,2014-06-29 02:24:33.368-04,21.55,21.9,-1.4378,1.65389,-2.43115,Clear,13,0,0,,2237,6579,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.318596380000002,44.367387119999997,8697,-3,10,9,2014-06-29 02:25:12.644-04,21.49,21.9,-1.49376,2.06918,-0.379802,Clear,13,0,0,,2237,6580,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.318574260000005,44.367388929999997,8698,0,10,10,2014-06-29 02:25:18.53-04,21.54,21.9,-1.55605,-0.586865,0.349171,Clear,13,0,0,,2237,6581,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.318584079999994,44.367382480000003,8699,1,10,10,2014-06-29 02:25:23.059-04,21.54,21.9,-1.54754,-1.04677,-1.64465,Clear,13,0,0,,2237,6582,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,31,88
-68.408551700413227,44.28313500713557,8700,-59.8,5,0,2014-06-28 22:24:45.611-04,21.85,21.2,-1.55073,1.57391,-0.898597,Clear,13,0,0,,2237,3483,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.408408453688025,44.283177335746586,8701,-76.8,5,8,2014-06-28 22:24:56.027-04,21.84,21.2,-1.50754,0.464987,-2.75134,Clear,13,0,0,,2237,3484,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.408408453688025,44.283177335746586,8702,-76.8,5,8,2014-06-28 22:25:00.99-04,21.84,21.2,-1.51384,-2.35776,-2.67062,Clear,13,0,0,,2237,3485,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.408408453688025,44.283177335746586,8703,-76.8,5,8,2014-06-28 22:25:07.246-04,21.83,21.2,-1.53453,1.46204,2.44639,Clear,13,0,0,,2237,3486,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.408408453688025,44.283177335746586,8704,-76.8,5,8,2014-06-28 22:25:13.045-04,21.81,20.9,-1.50027,1.2132,2.85311,Clear,13,0,0,,2237,3487,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.401553565636277,44.285754016600549,8705,-34.6,10,8,2014-06-28 22:27:22.821-04,21.74,20.6,-1.50049,-3.08381,-2.93461,Clear,13,0,0,,2237,3488,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.401553565636277,44.285754016600549,8706,-34.6,10,8,2014-06-28 22:27:30.264-04,21.72,20.6,-1.5114,-2.86462,2.04941,Clear,13,0,0,,2237,3489,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.401967212557793,44.291396881453693,8707,-38,10,8,2014-06-28 22:29:19.377-04,21.82,20.6,-1.48214,2.22378,3.0771,Clear,13,0,0,,2237,3490,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.401967212557793,44.291396881453693,8708,-38,10,8,2014-06-28 22:29:25.193-04,21.86,20.6,-1.52037,2.41484,-2.94773,Clear,13,0,0,,2237,3491,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.401967212557793,44.291396881453693,8709,-38,10,8,2014-06-28 22:29:31.746-04,21.83,20.6,-1.45147,2.26131,-1.07787,Clear,13,0,0,,2237,3492,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402318330481648,44.295479287393391,8710,-16,10,9,2014-06-28 22:30:55.419-04,21.77,20.6,-1.55798,0.32802,-1.74241,Clear,13,0,0,,2237,3493,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402318330481648,44.295479287393391,8711,-16,10,9,2014-06-28 22:31:01.443-04,21.78,20.6,-1.48454,-2.59406,2.17438,Clear,13,0,0,,2237,3494,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402318330481648,44.295479287393391,8712,-16,10,9,2014-06-28 22:31:06.27-04,21.77,20.6,-1.39158,-2.48501,-2.88057,Clear,13,0,0,,2237,3495,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402533242478967,44.295859113335609,8713,-12.8,5,10,2014-06-28 22:32:14.344-04,21.73,20.6,-1.52673,-2.852,-1.68287,Clear,13,0,0,,2237,3496,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402533242478967,44.295859113335609,8714,-12.8,5,10,2014-06-28 22:32:25.245-04,21.76,20.6,-1.52417,2.96062,-1.53423,Clear,13,0,0,,2237,3497,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402533242478967,44.295859113335609,8715,-12.8,5,10,2014-06-28 22:32:29.682-04,21.79,20.6,-1.49821,-0.825427,-2.3919,Clear,13,0,0,,2237,3498,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402533242478967,44.295859113335609,8716,-12.8,5,10,2014-06-28 22:32:33.867-04,21.79,20.6,-1.52893,-1.3746,-2.5351,Clear,13,0,0,,2237,3499,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402533242478967,44.295859113335609,8717,-12.8,5,10,2014-06-28 22:32:35.536-04,21.82,20.6,-1.46093,-1.95206,3.04715,Clear,13,0,0,,2237,3500,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402643967419863,44.299180987291038,8718,-2.60001,5,10,2014-06-28 22:34:05.795-04,21.82,20.6,-1.52654,-1.95319,-0.00465924,Clear,13,0,0,,2237,3501,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402643967419863,44.299180987291038,8719,-2.60001,5,10,2014-06-28 22:34:09.059-04,21.85,20.6,-1.56168,-2.68729,-0.712538,Clear,13,0,0,,2237,3502,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402643967419863,44.299180987291038,8720,-2.60001,5,10,2014-06-28 22:34:16.589-04,21.85,20.6,-1.55073,3.13848,-1.50047,Clear,13,0,0,,2237,3503,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402566686272621,44.303974849171937,8721,-4.10001,5,10,2014-06-28 22:35:35.762-04,21.73,20.6,-1.476,2.8331,-2.01651,Clear,13,0,0,,2237,3504,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402566686272621,44.303974849171937,8722,-4.10001,5,10,2014-06-28 22:35:43.126-04,21.73,20.6,-1.49329,-2.70286,2.95541,Clear,13,0,0,,2237,3505,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402566686272621,44.303974849171937,8723,-4.10001,5,10,2014-06-28 22:35:45.532-04,21.72,20.6,-1.51375,-3.07147,1.95458,Clear,13,0,0,,2237,3506,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.402566686272621,44.303974849171937,8724,-4.10001,5,10,2014-06-28 22:35:50.053-04,21.76,20.6,-1.50567,1.50941,2.96314,Clear,13,0,0,,2237,3507,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.403345281258225,44.311562483198941,8725,0.100006,5,10,2014-06-28 22:37:36.935-04,21.87,20.9,-1.43733,-3.11179,2.90346,Clear,13,0,0,,2237,3508,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.403345281258225,44.311562483198941,8726,0.100006,5,10,2014-06-28 22:37:46.755-04,21.87,20.9,-1.47471,-1.39915,-1.923,Clear,13,0,0,,2237,3509,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.403345281258225,44.311562483198941,8727,0.100006,5,10,2014-06-28 22:37:49.795-04,21.88,20.9,-1.35089,-1.39966,-1.18879,Clear,13,0,0,,2237,3510,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405030881986022,44.314614082686603,8728,3.79999,5,9,2014-06-28 22:40:09.614-04,21.86,21.2,-1.48904,2.8837,-2.95922,Clear,13,0,0,,2237,3511,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405030881986022,44.314614082686603,8729,3.79999,5,9,2014-06-28 22:40:15.451-04,21.95,21.2,-1.54003,2.55299,-1.20068,Clear,13,0,0,,2237,3512,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405030881986022,44.314614082686603,8730,3.79999,5,9,2014-06-28 22:40:30.315-04,21.95,21.2,-1.54137,-1.85175,2.68375,Clear,13,0,0,,2237,3513,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405030881986022,44.314614082686603,8731,3.79999,5,9,2014-06-28 22:40:34.047-04,21.94,21.2,-1.39451,-2.81347,-2.7516,Clear,13,0,0,,2237,3514,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405030881986022,44.314614082686603,8732,3.79999,5,9,2014-06-28 22:40:49.253-04,21.92,21.2,-1.5328,2.92164,1.76828,Clear,13,0,0,,2237,3515,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405030881986022,44.314614082686603,8733,3.79999,5,9,2014-06-28 22:41:11.251-04,21.9,21.2,-1.47334,-0.660923,-0.728218,Clear,13,0,0,,2237,3516,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405247889459133,44.315414722077549,8734,-1.89999,5,10,2014-06-28 22:42:56.968-04,21.89,21.2,-1.4462,2.40873,-0.191534,Clear,13,0,0,,2237,3517,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405247889459133,44.315414722077549,8735,-1.89999,5,10,2014-06-28 22:42:58.695-04,21.93,21.2,-1.55384,-1.57472,2.67887,Clear,13,0,0,,2237,3518,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405247889459133,44.315414722077549,8736,-1.89999,5,10,2014-06-28 22:43:05.863-04,21.94,21.2,-1.56393,3.13384,-2.78029,Clear,13,0,0,,2237,3519,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405247889459133,44.315414722077549,8737,-1.89999,5,10,2014-06-28 22:43:14.518-04,21.94,21.2,-1.48407,1.38343,2.01686,Clear,13,0,0,,2237,3520,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405247889459133,44.315414722077549,8738,-1.89999,5,10,2014-06-28 22:43:19.106-04,21.96,20.9,-1.4283,2.54527,2.32295,Clear,13,0,0,,2237,3521,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405247889459133,44.315414722077549,8739,-1.89999,5,10,2014-06-28 22:43:29.367-04,21.95,21.2,-1.51716,-1.30551,2.262,Clear,13,0,0,,2237,3522,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405038258060813,44.31880344171077,8740,1.29999,10,10,2014-06-28 22:44:41.022-04,21.93,20.9,-1.48081,3.05029,-2.81302,Clear,13,0,0,,2237,3523,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405038258060813,44.31880344171077,8741,1.29999,10,10,2014-06-28 22:44:48.004-04,21.97,20.9,-1.45628,-3.00032,-1.2961,Clear,13,0,0,,2237,3524,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405038258060813,44.31880344171077,8742,1.29999,10,10,2014-06-28 22:44:53.971-04,21.99,20.9,-1.45525,3.06977,-0.306878,Clear,13,0,0,,2237,3525,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405038258060813,44.31880344171077,8743,1.29999,10,10,2014-06-28 22:45:03.931-04,22,20.9,-1.47913,2.8194,-0.390967,Clear,13,0,0,,2237,3526,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405038258060813,44.31880344171077,8744,1.29999,10,10,2014-06-28 22:45:08.178-04,21.96,20.9,-1.48916,2.72297,2.74431,Clear,13,0,0,,2237,3527,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.405038258060813,44.31880344171077,8745,1.29999,10,10,2014-06-28 22:45:15.555-04,22,20.9,-1.42973,1.70197,2.9429,Clear,13,0,0,,2237,3528,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404985452070832,44.319355180487037,8746,1.20001,5,10,2014-06-28 22:46:14.66-04,21.88,20.9,-1.4644,1.98125,1.94753,Clear,13,0,0,,2237,3529,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404506845399737,44.323390312492847,8747,10.4,10,10,2014-06-28 22:48:11.101-04,21.96,20.9,-1.52959,0.199201,1.73467,Clear,13,0,0,,2237,3530,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404506845399737,44.323390312492847,8748,10.4,10,10,2014-06-28 22:48:16.967-04,21.98,20.9,-1.44295,1.98929,-2.65842,Clear,13,0,0,,2237,3531,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404952008277178,44.325376907363534,8749,18.9,5,10,2014-06-28 22:55:23.766-04,21.91,22.5,-1.54719,-1.0313,-0.392506,Clear,13,0,0,,2237,3532,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404952008277178,44.325376907363534,8750,18.9,5,10,2014-06-28 22:55:28.913-04,21.92,22.5,-1.5148,-2.41042,2.23693,Clear,13,0,0,,2237,3533,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404687223955989,44.328325702808797,8751,9.60001,5,10,2014-06-28 22:56:57.098-04,22.01,22.8,-1.56677,3.12621,-2.61849,Clear,13,0,0,,2237,3534,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404687223955989,44.328325702808797,8752,9.60001,5,10,2014-06-28 22:57:03.381-04,22,22.8,-1.48795,-2.286,1.32973,Clear,13,0,0,,2237,3535,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404687223955989,44.328325702808797,8753,9.60001,5,10,2014-06-28 22:57:10.325-04,22.01,22.8,-1.41228,-2.31975,-1.6034,Clear,13,0,0,,2237,3536,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404605248942971,44.329116954468191,8754,7.89999,10,10,2014-06-28 22:58:30.057-04,21.94,23.2,-1.34021,2.80746,2.54082,Clear,13,0,0,,2237,3537,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404442807659507,44.33041107840836,8755,8.29999,5,9,2014-06-28 22:59:16.368-04,21.94,23.2,-1.52081,1.65512,2.60462,Clear,13,0,0,,2237,3538,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404442807659507,44.33041107840836,8756,8.29999,5,9,2014-06-28 22:59:22.191-04,21.95,23.2,-1.37693,-2.90226,-0.404914,Clear,13,0,0,,2237,3539,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.404442807659507,44.33041107840836,8757,8.29999,5,9,2014-06-28 22:59:29.692-04,21.99,23.2,-1.4158,-2.78649,-1.53461,Clear,13,0,0,,2237,3540,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.401848692446947,44.333172622136772,8758,34.3,5,10,2014-06-28 23:00:57.207-04,21.94,22.8,-1.52806,2.35619,2.32454,Clear,13,0,0,,2237,3541,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.401848692446947,44.333172622136772,8759,34.3,5,10,2014-06-28 23:01:01.881-04,21.92,23.2,-1.52239,3.14029,-0.249464,Clear,13,0,0,,2237,3542,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.401848692446947,44.333172622136772,8760,34.3,5,10,2014-06-28 23:01:09.304-04,22.02,23.2,-1.4043,2.93897,-1.3072,Clear,13,0,0,,2237,3543,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8761,33.1,5,10,2014-06-28 23:02:18.639-04,21.89,23.2,-1.50013,-2.19231,1.82738,Clear,13,0,0,,2237,3544,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8762,33.1,5,10,2014-06-28 23:02:24.389-04,21.92,23.2,-1.51867,-2.53265,-2.9894,Clear,13,0,0,,2237,3545,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8763,33.1,5,10,2014-06-28 23:02:30.151-04,21.93,23.2,-1.44737,2.70668,2.29714,Clear,13,0,0,,2237,3546,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8764,33.1,5,10,2014-06-28 23:02:36.517-04,22.04,23.2,-1.41299,-0.637452,-1.83817,Clear,13,0,0,,2237,3547,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8765,33.1,5,10,2014-06-28 23:02:41.924-04,22.04,23.2,-1.54527,1.11027,2.69345,Clear,13,0,0,,2237,3548,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8766,33.1,5,10,2014-06-28 23:02:44.863-04,21.98,23.2,-1.53338,0.00173913,1.40139,Clear,13,0,0,,2237,3549,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8767,33.1,5,10,2014-06-28 23:02:51.18-04,21.97,23.2,-1.46625,0.296252,1.3677,Clear,13,0,0,,2237,3550,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8768,33.1,5,10,2014-06-28 23:02:58.545-04,22.04,23.2,-1.54197,-1.89568,-2.48921,Clear,13,0,0,,2237,3551,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8769,33.1,5,10,2014-06-28 23:03:10.167-04,22.02,23.2,-1.49822,1.69599,0.504024,Clear,13,0,0,,2237,3552,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8770,33.1,5,10,2014-06-28 23:03:16.364-04,22.04,23.2,-1.40448,1.03961,-0.31166,Clear,13,0,0,,2237,3553,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.399799652397633,44.33452189899981,8771,33.1,5,10,2014-06-28 23:03:28.361-04,21.91,23.2,-1.08393,-0.162242,1.82859,Clear,13,0,0,,2237,3554,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.393698213621974,44.338871687650681,8772,21.3,5,10,2014-06-28 23:06:34.367-04,22,23.2,-1.51088,-2.06617,-0.189167,Clear,13,0,0,,2237,3555,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.393698213621974,44.338871687650681,8773,21.3,5,10,2014-06-28 23:06:40.041-04,22.02,23.2,-1.42095,0.624731,-0.76529,Clear,13,0,0,,2237,3556,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.393698213621974,44.338871687650681,8774,21.3,5,10,2014-06-28 23:06:53.023-04,21.91,23.2,-1.3829,-0.274643,1.37951,Clear,13,0,0,,2237,3557,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.393698213621974,44.338871687650681,8775,21.3,5,10,2014-06-28 23:07:00.498-04,21.94,23.2,-1.4302,-2.3152,-1.54508,Clear,13,0,0,,2237,3558,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.393698213621974,44.338871687650681,8776,21.3,5,10,2014-06-28 23:07:07.022-04,22.03,23.2,-1.42499,0.844765,-0.0064644,Clear,13,0,0,,2237,3559,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.390776785090566,44.34057233389467,8777,25.4,5,10,2014-06-28 23:08:20.242-04,22.03,23.2,-1.55374,-1.82038,-1.69019,Clear,13,0,0,,2237,3560,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.390776785090566,44.34057233389467,8778,25.4,5,10,2014-06-28 23:08:27.249-04,22.02,23.2,-1.49563,1.35314,-2.54275,Clear,13,0,0,,2237,3561,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.390776785090566,44.34057233389467,8779,25.4,5,10,2014-06-28 23:08:34.285-04,21.99,23.2,-1.29816,-0.681572,0.485309,Clear,13,0,0,,2237,3562,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.38719729334116,44.342417190782726,8780,16.4,5,10,2014-06-28 23:09:46.147-04,21.9,23.2,-1.50511,0.118123,0.779513,Clear,13,0,0,,2237,3563,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.385321339592338,44.343386222608387,8781,12.9,5,10,2014-06-28 23:11:24.633-04,21.92,23.2,-1.55547,-2.16482,2.6765,Clear,13,0,0,,2237,3564,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.385321339592338,44.343386222608387,8782,12.9,5,10,2014-06-28 23:11:27.024-04,22,23.2,-1.52227,-2.11305,0.125855,Clear,13,0,0,,2237,3565,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.385321339592338,44.343386222608387,8783,12.9,5,10,2014-06-28 23:11:30.28-04,22,23.2,-1.44102,2.78255,-2.46384,Clear,13,0,0,,2237,3566,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.385321339592338,44.343386222608387,8784,12.9,5,10,2014-06-28 23:11:40.03-04,21.95,23.2,-1.48795,3.14077,-1.97222,Clear,13,0,0,,2237,3567,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.379731616005301,44.34626046102494,8785,21.8,5,10,2014-06-28 23:13:13.199-04,22.02,23.2,-1.39159,2.59292,2.92938,Clear,13,0,0,,2237,3568,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.379731616005301,44.34626046102494,8786,21.8,5,10,2014-06-28 23:13:20.363-04,22.04,23.2,-1.48284,2.84963,1.7247,Clear,13,0,0,,2237,3569,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.379731616005301,44.34626046102494,8787,21.8,5,10,2014-06-28 23:13:27.238-04,22.01,23.2,-1.53555,-1.93192,-0.812222,Clear,13,0,0,,2237,3570,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.375828498974442,44.348386446945369,8788,21,5,9,2014-06-28 23:14:36.405-04,21.92,23.2,-1.46269,2.79568,2.39496,Clear,13,0,0,,2237,3571,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.375828498974442,44.348386446945369,8789,21,5,9,2014-06-28 23:14:42.736-04,21.9,23.2,-1.48323,2.48861,-2.56718,Clear,13,0,0,,2237,3572,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.375828498974442,44.348386446945369,8790,21,5,9,2014-06-28 23:14:45.522-04,21.9,23.2,-1.53298,-2.92494,1.34216,Clear,13,0,0,,2237,3573,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.375828498974442,44.348386446945369,8791,21,5,9,2014-06-28 23:14:48.579-04,21.99,23.2,-1.47091,-2.01611,-2.94533,Clear,13,0,0,,2237,3574,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.374108448624611,44.349206993356347,8792,11.4,5,9,2014-06-28 23:15:57.229-04,21.94,23.2,-1.5025,-2.401,-2.21242,Clear,13,0,0,,2237,3575,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.374108448624611,44.349206993356347,8793,11.4,5,9,2014-06-28 23:16:04.035-04,22.01,23.2,-1.40097,-2.47481,-2.06878,Clear,13,0,0,,2237,3576,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.374108448624611,44.349206993356347,8794,11.4,5,9,2014-06-28 23:16:07.741-04,22.01,23.2,-1.47972,-1.84998,-0.963431,Clear,13,0,0,,2237,3577,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.374108448624611,44.349206993356347,8795,11.4,5,9,2014-06-28 23:16:10.846-04,22.02,23.2,-1.49373,2.92228,-2.64388,Clear,13,0,0,,2237,3578,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.370827436447144,44.351170621812344,8796,6,10,9,2014-06-28 23:17:23.15-04,21.99,23.2,-1.46457,3.05786,-2.05655,Clear,13,0,0,,2237,3579,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.370827436447144,44.351170621812344,8797,6,10,9,2014-06-28 23:17:29.22-04,22,23.2,-1.4915,1.89307,-2.34727,Clear,13,0,0,,2237,3580,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.370827436447144,44.351170621812344,8798,6,10,9,2014-06-28 23:17:36.195-04,22.04,23.2,-1.41844,-0.691282,-0.972634,Clear,13,0,0,,2237,3581,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.36947132833302,44.351914431899786,8799,9.20001,5,9,2014-06-28 23:18:29.221-04,21.97,23.2,-1.49074,3.14077,-2.09466,Clear,13,0,0,,2237,3582,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.36947132833302,44.351914431899786,8800,9.20001,5,9,2014-06-28 23:18:35.265-04,22,23.2,-1.49292,1.40663,2.15549,Clear,13,0,0,,2237,3583,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.36947132833302,44.351914431899786,8801,9.20001,5,9,2014-06-28 23:18:39.444-04,22,23.5,-1.41329,-2.5614,-0.383675,Clear,13,0,0,,2237,3584,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.36947132833302,44.351914431899786,8802,9.20001,5,9,2014-06-28 23:18:41.334-04,21.93,23.5,-1.46864,-1.77695,-0.550989,Clear,13,0,0,,2237,3585,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.36947132833302,44.351914431899786,8803,9.20001,5,9,2014-06-28 23:18:48.355-04,22.01,23.2,-1.50135,3.14073,-2.39365,Clear,13,0,0,,2237,3586,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.366308752447367,44.354240619577467,8804,19,5,10,2014-06-28 23:21:07.836-04,21.96,23.5,-1.45311,1.3178,1.719,Clear,13,0,0,,2237,3587,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.366308752447367,44.354240619577467,8805,19,5,10,2014-06-28 23:21:13.777-04,21.88,23.5,-1.53459,0.00173913,0.244157,Clear,13,0,0,,2237,3588,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.366308752447367,44.354240619577467,8806,19,5,10,2014-06-28 23:21:18.818-04,21.88,23.5,-1.56215,1.57855,2.79341,Clear,13,0,0,,2237,3589,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.366308752447367,44.354240619577467,8807,19,5,10,2014-06-28 23:21:20.805-04,22.01,23.5,-1.5264,-0.347971,0.902548,Clear,13,0,0,,2237,3590,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.360593048855662,44.35273673851043,8808,0.799988,5,9,2014-06-28 23:23:33.817-04,21.86,23.2,-1.4377,0.283155,1.18099,Clear,13,0,0,,2237,3591,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.360593048855662,44.35273673851043,8809,0.799988,5,9,2014-06-28 23:23:38.362-04,21.93,23.2,-1.41657,-0.278005,0.759785,Clear,13,0,0,,2237,3592,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.360593048855662,44.35273673851043,8810,0.799988,5,9,2014-06-28 23:23:45.311-04,21.92,23.2,-1.50748,-0.876186,0.00889152,Clear,13,0,0,,2237,3593,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.35903468541801,44.351010988466442,8811,10.6,10,9,2014-06-28 23:25:10.678-04,21.99,23.2,-1.51704,-0.0756675,-1.23034,Clear,13,0,0,,2237,3594,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.35903468541801,44.351010988466442,8812,10.6,10,9,2014-06-28 23:25:14.505-04,22,23.5,-1.50628,-0.259888,-1.82397,Clear,13,0,0,,2237,3595,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.35903468541801,44.351010988466442,8813,10.6,10,9,2014-06-28 23:25:21.648-04,22.04,23.2,-1.48007,2.67763,1.49199,Clear,13,0,0,,2237,3596,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.35903468541801,44.351010988466442,8814,10.6,10,9,2014-06-28 23:25:27.32-04,22.04,23.5,-1.55414,3.1377,1.82452,Clear,13,0,0,,2237,3597,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.355984929949045,44.347139387391508,8815,19,5,8,2014-06-28 23:27:08.949-04,21.96,23.5,-1.46748,-3.06243,-0.75739,Clear,13,0,0,,2237,3598,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.355984929949045,44.347139387391508,8816,19,5,8,2014-06-28 23:27:15.443-04,22.04,23.5,-1.48224,-2.38945,-0.549328,Clear,13,0,0,,2237,3599,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.355984929949045,44.347139387391508,8817,19,5,8,2014-06-28 23:27:20.972-04,22.02,23.5,-1.35059,-3.10418,-2.72021,Clear,13,0,0,,2237,3600,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.355984929949045,44.347139387391508,8818,19,5,8,2014-06-28 23:27:28.142-04,22.04,23.5,-1.45144,2.76697,3.04314,Clear,13,0,0,,2237,3601,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.354930151253939,44.344257144257426,8819,35,10,7,2014-06-28 23:28:55.241-04,21.85,23.5,-1.43823,-0.184964,1.2217,Clear,13,0,0,,2237,3602,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.354930151253939,44.344257144257426,8820,35,10,7,2014-06-28 23:29:00.2-04,21.84,23.5,-1.56483,0.801022,2.09295,Clear,13,0,0,,2237,3603,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.354930151253939,44.344257144257426,8821,35,10,7,2014-06-28 23:29:07.254-04,21.95,23.5,-1.50272,-0.489578,0.732095,Clear,13,0,0,,2237,3604,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.352470314130187,44.336849930696189,8822,58.6,5,11,2014-06-28 23:31:30.486-04,21.9,23.8,-1.49844,2.55335,2.1701,Clear,13,0,0,,2237,3605,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.352470314130187,44.336849930696189,8823,58.6,5,11,2014-06-28 23:31:36.09-04,21.88,23.8,-1.4516,2.15895,-0.448938,Clear,13,0,0,,2237,3606,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.352470314130187,44.336849930696189,8824,58.6,5,11,2014-06-28 23:31:42.008-04,22.03,23.8,-1.45217,1.50251,-1.28752,Clear,13,0,0,,2237,3607,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.352470314130187,44.336849930696189,8825,58.6,5,11,2014-06-28 23:31:49.26-04,22,23.8,-1.45157,1.32647,-2.88364,Clear,13,0,0,,2237,3608,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.352470314130187,44.336849930696189,8826,58.6,5,11,2014-06-28 23:31:58.964-04,21.84,23.8,-1.45315,0.588754,2.1332,Clear,13,0,0,,2237,3609,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88

-68.352470314130187,44.336849930696189,8827,58.6,5,11,2014-06-28 23:32:00.418-04,21.77,23.8,-1.42203,-0.691282,0.36239,Clear,13,0,0,,2237,3610,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.352470314130187,44.336849930696189,8828,58.6,5,11,2014-06-28 23:32:05.825-04,21.77,23.8,-1.48406,0.180666,0.469737,Clear,13,0,0,,2237,3611,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.350570974871516,44.333167928270996,8829,67.2,5,9,2014-06-28 23:34:01.259-04,21.99,24.1,-1.5153,1.27373,0.121035,Clear,13,0,0,,2237,3612,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.350570974871516,44.333167928270996,8830,67.2,5,9,2014-06-28 23:34:12.659-04,21.99,24.1,-1.54926,-1.19191,0.788135,Clear,13,0,0,,2237,3613,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.350247014313936,44.332692045718431,8831,72.9,5,10,2014-06-28 23:34:50.944-04,21.93,24.1,-1.51993,1.5721,1.8974,Clear,13,0,0,,2237,3614,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.350247014313936,44.332692045718431,8832,72.9,5,10,2014-06-28 23:34:55.202-04,22.01,24.1,-1.47705,1.6149,0.87079,Clear,13,0,0,,2237,3615,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.350247014313936,44.332692045718431,8833,72.9,5,10,2014-06-28 23:35:00.511-04,22.01,24.1,-1.53563,0.521792,2.62128,Clear,13,0,0,,2237,3616,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.350247014313936,44.332692045718431,8834,72.9,5,10,2014-06-28 23:35:06.467-04,22.01,24.1,-1.50947,-1.57184,-0.769518,Clear,13,0,0,,2237,3617,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.350247014313936,44.332692045718431,8835,72.9,5,10,2014-06-28 23:35:07.803-04,21.92,24.1,-1.53627,2.09066,2.9831,Clear,13,0,0,,2237,3618,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8836,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:03.813-04,21.94,24.4,-1.4579,-2.84381,2.74082,Clear,13,0,0,,2237,3619,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8837,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:06.888-04,21.94,24.4,-1.53461,2.35619,1.27901,Clear,13,0,0,,2237,3620,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8838,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:10.493-04,21.99,24.4,-1.50041,0.0676754,2.22561,Clear,13,0,0,,2237,3621,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8839,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:13.578-04,21.99,24.4,-1.42823,1.44373,-2.73775,Clear,13,0,0,,2237,3622,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8840,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:17.054-04,21.95,24.4,-1.53787,1.93063,-1.74422,Clear,13,0,0,,2237,3623,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8841,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:20.491-04,21.95,24.4,-1.47032,-0.102603,-2.88615,Clear,13,0,0,,2237,3624,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8842,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:26.35-04,21.99,24.4,-1.41347,-0.299937,-2.40939,Clear,13,0,0,,2237,3625,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8843,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:29.373-04,21.96,24.4,-1.44933,0.06943,-1.40759,Clear,13,0,0,,2237,3626,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8844,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:31.302-04,21.96,24.4,-1.39688,-0.351866,-2.00124,Clear,13,0,0,,2237,3627,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349703531712294,44.331613252870739,8845,73.9,5,12,2014-06-28 23:36:34.972-04,21.96,24.4,-1.40028,-0.177278,-1.023,Clear,13,0,0,,2237,3628,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.349491721019149,44.331280407495797,8846,77.7,5,12,2014-06-28 23:36:37.723-04,22.11,24.4,-1.30998,-0.358618,-1.18004,Clear,13,0,0,,2237,3629,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.34947613067925,44.33127227704972,8847,77.6,5,12,2014-06-28 23:36:40.921-04,22.11,24.4,-1.29413,-0.133331,-1.06753,Clear,13,0,0,,2237,3630,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.34947613067925,44.33127227704972,8848,77.6,5,12,2014-06-28 23:36:44.779-04,22.02,24.4,-1.4011,0.767786,0.870475,Clear,13,0,0,,2237,3631,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.34947613067925,44.33127227704972,8849,77.6,5,12,2014-06-28 23:36:49.612-04,22.02,24.4,-1.34696,-0.161577,0.21409,Clear,13,0,0,,2237,3632,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.343707285821438,44.315143274143338,8850,111.8,10,5,2014-06-28 23:40:17.652-04,21.96,24.4,-1.53923,2.26579,2.66988,Clear,13,0,0,,2237,3633,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.343707285821438,44.315143274143338,8851,111.8,10,5,2014-06-28 23:40:24.555-04,21.95,24.4,-1.54087,0.878875,-2.8875,Clear,13,0,0,,2237,3634,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.343707285821438,44.315143274143338,8852,111.8,10,5,2014-06-28 23:40:31.491-04,21.89,24.4,-1.39233,1.33201,-2.73104,Clear,13,0,0,,2237,3635,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.343707285821438,44.315143274143338,8853,111.8,10,5,2014-06-28 23:40:38.073-04,22,24.4,-1.49513,1.6887,-1.73816,Clear,13,0,0,,2237,3636,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.343707285821438,44.315143274143338,8854,111.8,10,5,2014-06-28 23:40:44.019-04,21.95,24.4,-1.44814,1.50478,-2.32547,Clear,13,0,0,,2237,3637,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.343707285821438,44.315143274143338,8855,111.8,10,5,2014-06-28 23:40:49.172-04,21.95,24.4,-1.50044,-2.75209,-2.40335,Clear,13,0,0,,2237,3638,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.343707285821438,44.315143274143338,8856,111.8,10,5,2014-06-28 23:40:53.65-04,22.03,24.4,-1.31533,-2.88021,-2.53058,Clear,13,0,0,,2237,3639,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.343774005770683,44.316000742837787,8857,136.2,10,5,2014-06-28 23:42:18.331-04,22.02,24.4,-1.47664,2.67763,-2.93262,Clear,13,0,0,,2237,3640,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.343774005770683,44.316000742837787,8858,136.2,10,5,2014-06-28 23:42:26.374-04,22.02,24.4,-1.45489,3.03436,-1.59468,Clear,13,0,0,,2237,3641,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.345454493537545,44.325932627543807,8859,88.2,5,11,2014-06-28 23:45:20.43-04,21.85,24.8,-1.5267,0.0921987,0.858299,Clear,13,0,0,,2237,3642,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.345454493537545,44.325932627543807,8860,88.2,5,11,2014-06-28 23:45:26.887-04,21.88,25.1,-1.50441,2.22667,-1.2972,Clear,13,0,0,,2237,3643,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.345454493537545,44.325932627543807,8861,88.2,5,11,2014-06-28 23:45:32.438-04,21.96,25.1,-1.49175,-2.98592,1.83434,Clear,13,0,0,,2237,3644,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.345454493537545,44.325932627543807,8862,88.2,5,11,2014-06-28 23:45:39.575-04,22,25.1,-1.46571,-2.66152,3.12173,Clear,13,0,0,,2237,3645,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.345454493537545,44.325932627543807,8863,88.2,5,11,2014-06-28 23:45:46.711-04,22.01,25.1,-1.50193,1.9301,2.5794,Clear,13,0,0,,2237,3646,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.345454493537545,44.325932627543807,8864,88.2,5,11,2014-06-28 23:45:52.741-04,21.93,25.1,-1.48955,1.15362,2.69034,Clear,13,0,0,,2237,3647,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348469464108348,44.329529176466167,8865,82.1,5,11,2014-06-28 23:47:02.886-04,21.97,25.1,-1.56661,0.0158717,0.970541,Clear,13,0,0,,2237,3648,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348469464108348,44.329529176466167,8866,82.1,5,11,2014-06-28 23:47:08.129-04,21.87,25.1,-1.3537,1.92174,2.53568,Clear,13,0,0,,2237,3649,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348469464108348,44.329529176466167,8867,82.1,5,11,2014-06-28 23:47:13.098-04,22.02,25.1,-1.5604,-1.57603,-1.36393,Clear,13,0,0,,2237,3650,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348469464108348,44.329529176466167,8868,82.1,5,11,2014-06-28 23:47:18.364-04,22.02,25.1,-1.52456,-2.72546,-2.60882,Clear,13,0,0,,2237,3651,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348469464108348,44.329529176466167,8869,82.1,5,11,2014-06-28 23:47:24.259-04,22.02,25.1,-1.41344,-0.154594,0.263829,Clear,13,0,0,,2237,3652,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348469464108348,44.329529176466167,8870,82.1,5,11,2014-06-28 23:47:27.182-04,22.05,25.1,-1.55006,-1.37581,-1.27099,Clear,13,0,0,,2237,3653,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348469464108348,44.329529176466167,8871,82.1,5,11,2014-06-28 23:47:30.457-04,22.05,25.1,-1.53607,1.71456,1.98838,Clear,13,0,0,,2237,3654,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348646825179458,44.329893956892192,8872,82.5,5,11,2014-06-28 23:47:35.02-04,21.99,25.1,-1.44727,-0.785398,-0.915953,Clear,13,0,0,,2237,3655,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8873,82.4,5,11,2014-06-28 23:47:37.421-04,21.99,25.1,-1.54568,1.43139,2.0016,Clear,13,0,0,,2237,3656,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8874,82.4,5,11,2014-06-28 23:47:40.804-04,21.99,25.1,-1.47523,2.38841,3.02433,Clear,13,0,0,,2237,3657,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8875,82.4,5,11,2014-06-28 23:47:43.134-04,21.99,25.1,-1.48932,1.91062,2.81552,Clear,13,0,0,,2237,3658,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8876,82.4,5,11,2014-06-28 23:47:46.804-04,21.93,25.1,-1.55045,0.20101,1.36311,Clear,13,0,0,,2237,3659,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8877,82.4,5,11,2014-06-28 23:47:49.358-04,21.93,25.1,-1.37785,-0.834159,0.544676,Clear,13,0,0,,2237,3660,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8878,82.4,5,11,2014-06-28 23:47:51.923-04,21.93,25.1,-1.53335,-0.619826,0.673642,Clear,13,0,0,,2237,3661,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8879,82.4,5,11,2014-06-28 23:47:53.502-04,21.8,25.1,-1.39584,-0.87892,0.568933,Clear,13,0,0,,2237,3662,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8880,82.4,5,11,2014-06-28 23:47:57.735-04,21.8,25.1,-1.50415,-1.99007,0.0120413,Clear,13,0,0,,2237,3663,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8881,82.4,5,11,2014-06-28 23:48:00.482-04,21.88,25.1,-1.47197,-1.92042,2.15891,Clear,13,0,0,,2237,3664,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8882,82.4,5,11,2014-06-28 23:48:02.512-04,21.88,25.1,-1.47746,-1.43587,2.91846,Clear,13,0,0,,2237,3665,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8883,82.4,5,11,2014-06-28 23:48:06.083-04,21.88,25.1,-1.50734,-0.493511,-2.26788,Clear,13,0,0,,2237,3666,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8884,82.4,5,11,2014-06-28 23:48:09.056-04,21.88,25.1,-1.46908,-0.634886,-1.83585,Clear,13,0,0,,2237,3667,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.348654201254249,44.329903344623744,8885,82.4,5,11,2014-06-28 23:48:11.15-04,21.88,25.1,-1.49135,-2.23999,-2.72182,Clear,13,0,0,,2237,3668,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,32,88
-68.308991382356893,44.440079781963426,10028,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:23.648-04,21.31,18.6,-1.46007,0.245879,3.07476,Clear,20,0,0,,2275,5248,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10029,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:25.564-04,21.31,18.6,-1.55728,2.77029,-0.285066,Clear,20,0,0,,2275,5249,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10030,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:27.681-04,21.33,18.6,-1.54182,2.58604,-0.309559,Clear,20,0,0,,2275,5250,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10031,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:29.695-04,21.33,18.6,-1.55173,-2.64327,0.900653,Clear,20,0,0,,2275,5251,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10032,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:31.779-04,21.4,18.6,-1.51677,-3.1336,0.593858,Clear,20,0,0,,2275,5252,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10033,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:33.793-04,21.4,18.6,-1.48728,-0.0699929,-2.64618,Clear,20,0,0,,2275,5253,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10034,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:35.832-04,21.44,18.6,-1.52185,0.284226,-2.25144,Clear,20,0,0,,2275,5254,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10035,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:38.389-04,21.44,18.6,-1.52518,0.997582,-1.88104,Clear,20,0,0,,2275,5255,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10036,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:39.993-04,21.42,18.6,-1.56472,1.77842,-1.40397,Clear,20,0,0,,2275,5256,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10037,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:42.127-04,21.42,18.6,-1.52797,0.021534,2.71757,Clear,20,0,0,,2275,5257,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10038,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:43.379-04,21.36,18.6,-1.53084,1.56882,-2.2097,Clear,20,0,0,,2275,5258,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10039,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:45.423-04,21.36,18.6,-1.52432,1.96845,-1.81689,Clear,20,0,0,,2275,5259,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10040,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:47.515-04,21.31,18.6,-1.52724,-2.69774,-0.0403457,Clear,20,0,0,,2275,5260,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10041,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:49.36-04,21.31,18.6,-1.46465,-0.546545,2.32253,Clear,20,0,0,,2275,5261,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10042,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:50.974-04,21.29,18.6,-1.49521,-2.2431,0.737551,Clear,20,0,0,,2275,5262,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10043,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:52.874-04,21.29,18.6,-1.48703,-1.42647,1.7978,Clear,20,0,0,,2275,5263,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.308991382356893,44.440079781963426,10044,9.27339,6,8,2014-07-21 22:47:54.699-04,21.33,18.6,-1.45269,-1.46155,2.04119,Clear,20,0,0,,2275,5264,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.310961714161479,44.440916350489687,10045,14.6024,12,7,2014-07-21 22:49:13.477-04,21.44,18.3,-1.38232,3.13512,0.282389,Clear,20,0,0,,2275,5265,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.310961714161479,44.440916350489687,10046,14.6024,12,7,2014-07-21 22:49:16.444-04,21.42,18.3,-1.4293,-2.88895,0.536091,Clear,20,0,0,,2275,5266,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.310961714161479,44.440916350489687,10047,14.6024,12,7,2014-07-21 22:49:21.022-04,21.39,18.3,-1.4891,2.12595,-0.839215,Clear,20,0,0,,2275,5267,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328404669291402,44.424131406336066,10152,-18.9547,4,11,2014-07-21 23:28:18.76-04,21.38,17,-1.4927,1.58477,-1.11113,Clear,20,0,0,,2275,5372,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328431788199723,44.42411807503445,10153,-18.8458,4,11,2014-07-21 23:28:20.726-04,21.39,17,-1.45985,-0.573019,3.06877,Clear,20,0,0,,2275,5373,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328462140667796,44.424106891755763,10154,-18.7699,4,11,2014-07-21 23:28:22.893-04,21.39,17,-1.4586,3.06981,0.514775,Clear,20,0,0,,2275,5374,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328485809524224,44.424097430426357,10155,-18.6846,4,11,2014-07-21 23:28:25.28-04,21.37,17,-1.46831,0.969582,-1.75584,Clear,20,0,0,,2275,5375,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328541988509343,44.424071930671992,10156,-18.4981,4,11,2014-07-21 23:28:28.212-04,21.37,17,-1.49903,1.36643,-1.35939,Clear,20,0,0,,2275,5376,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.32878194521416,44.423941433833534,10157,-18.0771,4,11,2014-07-21 23:29:15.538-04,21.3,17,-1.55926,-0.521252,3.0546,Clear,20,0,0,,2275,5377,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328807399924102,44.423927239872015,10158,-18.0516,4,11,2014-07-21 23:29:17.451-04,21.32,17,-1.4804,-2.83284,0.813199,Clear,20,0,0,,2275,5378,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328831299955141,44.423915015274318,10159,-18.0243,4,11,2014-07-21 23:29:19.227-04,21.32,17,-1.44458,-1.6135,2.0865,Clear,20,0,0,,2275,5379,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328856401093049,44.423902284627502,10160,-18.0234,4,11,2014-07-21 23:29:20.778-04,21.32,17,-1.46803,-3.10689,0.502525,Clear,20,0,0,,2275,5380,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328885763914712,44.423891087266924,10161,-18.0237,4,11,2014-07-21 23:29:23.062-04,21.36,16.7,-1.53839,-1.55154,1.8538,Clear,20,0,0,,2275,5381,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328913686577977,44.423878476812902,10162,-18.0076,4,11,2014-07-21 23:29:24.694-04,21.36,16.7,-1.49782,2.88005,-0.13457,Clear,20,0,0,,2275,5382,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328934827218532,44.423867182171549,10163,-17.9735,4,11,2014-07-21 23:29:26.566-04,21.36,16.7,-1.5577,-0.0687721,2.97939,Clear,20,0,0,,2275,5383,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328956360191768,44.423860783178277,10164,-17.9547,4,11,2014-07-21 23:29:28.377-04,21.31,16.7,-1.49122,-1.63322,1.26526,Clear,20,0,0,,2275,5384,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.328976993104519,44.423855669516819,10165,-17.9516,4,11,2014-07-21 23:29:30.771-04,21.25,16.7,-1.33689,1.45214,-2.47025,Clear,20,0,0,,2275,5385,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.329004616079132,44.42384976007433,10166,-17.9195,4,11,2014-07-21 23:29:32.486-04,21.25,17,-1.42677,-0.61527,2.92249,Clear,20,0,0,,2275,5386,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.330470594962819,44.423169379015356,10167,-16.5425,16,0,2014-07-21 23:32:05.489-04,21.29,16.7,-1.46442,1.08521,-1.42025,Clear,20,0,0,,2275,5387,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.332810688407662,44.420736635110337,10168,-6.2511,24,5,2014-07-21 23:33:25.65-04,21.33,16.7,-1.43459,-2.70688,0.848459,Clear,20,0,0,,2275,5388,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.332824720520108,44.420940100742882,10169,-5.98937,6,8,2014-07-21 23:33:27.122-04,21.29,16.7,-1.48109,2.30506,-0.333158,Clear,20,0,0,,2275,5389,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.332824720520108,44.420940100742882,10170,-5.98937,6,8,2014-07-21 23:33:33.234-04,21.3,16.7,-1.56451,3.10502,-0.740496,Clear,20,0,0,,2275,5390,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.332824720520108,44.420940100742882,10171,-5.98937,6,8,2014-07-21 23:33:35.402-04,21.3,16.7,-1.41361,-2.059,0.78523,Clear,20,0,0,,2275,5391,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.33344732818324,44.420019228683913,10172,-2.69601,8,9,2014-07-21 23:34:32.261-04,21.33,16.7,-1.53509,-2.1952,1.12996,Clear,20,0,0,,2275,5392,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.33344732818324,44.420019228683913,10173,-2.69601,8,9,2014-07-21 23:34:34.35-04,21.33,16.7,-1.48813,1.4845,-1.30883,Clear,20,0,0,,2275,5393,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.33344732818324,44.420019228683913,10174,-2.69601,8,9,2014-07-21 23:34:35.962-04,21.35,16.7,-1.47876,1.90515,-1.81709,Clear,20,0,0,,2275,5394,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.33344732818324,44.420019228683913,10175,-2.69601,8,9,2014-07-21 23:34:38.083-04,21.35,16.7,-1.38161,-2.30284,0.688324,Clear,20,0,0,,2275,5395,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.333867973380791,44.419329554253416,10176,0.750984,16,6,2014-07-21 23:35:21.746-04,21.34,17,-1.42537,3.02325,0.165314,Clear,20,0,0,,2275,5396,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.333867973380791,44.419329554253416,10177,0.750984,16,6,2014-07-21 23:35:26.095-04,21.27,17,-1.25603,-2.83815,1.5386,Clear,20,0,0,,2275,5397,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334388037724125,44.41406478088675,10178,0.320794,32,4,2014-07-21 23:36:48.598-04,20.88,17,-1.52923,1.15783,-1.60474,Clear,20,0,0,,2275,5398,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334388037724125,44.41406478088675,10179,0.320794,32,4,2014-07-21 23:36:50.459-04,21.31,17,-1.40253,2.97452,-0.0137524,Clear,20,0,0,,2275,5399,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334388037724125,44.41406478088675,10180,0.320794,32,4,2014-07-21 23:36:52.678-04,21.3,17,-1.50066,0.0957067,2.65126,Clear,20,0,0,,2275,5400,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334388037724125,44.41406478088675,10181,0.320794,32,4,2014-07-21 23:36:56.378-04,21.25,17,-1.45837,-1.42132,1.7135,Clear,20,0,0,,2275,5401,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334388037724125,44.41406478088675,10182,0.320794,32,4,2014-07-21 23:36:59.539-04,21.31,17,-1.47773,2.60907,-0.263917,Clear,20,0,0,,2275,5402,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334535071365352,44.41408751844629,10183,1.75446,6,8,2014-07-21 23:37:03.479-04,21.3,17,-1.49494,-0.447696,-3.09124,Clear,20,0,0,,2275,5403,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334535071365352,44.41408751844629,10184,1.75446,6,8,2014-07-21 23:37:05.373-04,21.3,17,-1.32536,0.163692,2.99373,Clear,20,0,0,,2275,5404,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.33455295671493,44.413500273076863,10185,7.48728,12,9,2014-07-21 23:37:52.485-04,21.33,17,-1.52688,-2.97439,0.814986,Clear,20,0,0,,2275,5405,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.33455295671493,44.413500273076863,10186,7.48728,12,9,2014-07-21 23:37:58.609-04,21.34,17,-1.46819,-3.05353,-0.189545,Clear,20,0,0,,2275,5406,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334663233619381,44.40976721503521,10187,-0.264011,6,8,2014-07-21 23:39:05.098-04,21.25,17,-1.52571,1.94484,-1.88872,Clear,20,0,0,,2275,5407,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334663233619381,44.40976721503521,10188,-0.264011,6,8,2014-07-21 23:39:08.579-04,21.27,17,-1.42694,3.07641,0.677924,Clear,20,0,0,,2275,5408,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.334663233619381,44.40976721503521,10189,-0.264011,6,8,2014-07-21 23:39:12.299-04,21.31,17,-1.40893,-1.66541,1.50326,Clear,20,0,0,,2275,5409,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.333769786835518,44.401962298221726,10190,13.859,8,10,2014-07-21 23:41:03.798-04,21.39,17,-1.39168,-3.03226,0.826201,Clear,20,0,0,,2275,5410,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.333769786835518,44.401962298221726,10191,13.859,8,10,2014-07-21 23:41:06.544-04,21.25,17,-1.37692,2.99621,0.285593,Clear,20,0,0,,2275,5411,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.333769786835518,44.401962298221726,10192,13.859,8,10,2014-07-21 23:41:10.339-04,21.2,17.4,-1.48875,-2.06059,0.68566,Clear,20,0,0,,2275,5412,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305695127404306,44.364161869949903,10193,-27.2009,32,0,2014-07-21 23:48:57.932-04,21.33,18.3,-1.4947,-3.09188,-0.580761,Clear,20,0,0,,2275,9239,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305695127404306,44.364161869949903,10194,-27.2009,32,0,2014-07-21 23:49:00.622-04,21.32,18.3,-1.52421,2.7166,-0.49141,Clear,20,0,0,,2275,9240,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30550280263968,44.364361347004433,10195,0.913366,8,9,2014-07-21 23:49:22.809-04,21.32,18.6,-1.42062,1.34002,-2.45758,Clear,20,0,0,,2275,9241,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305441477477657,44.364390946017501,10196,0.201276,8,8,2014-07-21 23:49:26.827-04,21.28,18.3,-1.3627,3.09326,-0.552541,Clear,20,0,0,,2275,9242,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305441477477657,44.364390946017501,10197,0.201276,8,8,2014-07-21 23:49:29.102-04,21.33,18.6,-1.53387,1.7317,-1.66438,Clear,20,0,0,,2275,9243,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305347753096527,44.364430358024514,10198,0.668978,8,8,2014-07-21 23:49:33.541-04,21.32,18.6,-1.51557,1.64208,-1.14863,Clear,20,0,0,,2275,9244,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305327928822024,44.364436166024227,10199,0.701542,8,8,2014-07-21 23:49:36.734-04,21.4,18.6,-1.42446,-2.4537,1.52146,Clear,20,0,0,,2275,9245,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30530866483457,44.364434585708025,10200,0.792246,8,8,2014-07-21 23:49:38.625-04,21.4,18.6,-1.40495,-2.74658,1.38033,Clear,20,0,0,,2275,9246,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305286422982775,44.36445049475784,10201,0.803628,8,8,2014-07-21 23:49:40.554-04,21.4,18.6,-1.46866,-2.59029,-0.0155593,Clear,20,0,0,,2275,9247,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305238037230396,44.364491200387441,10202,0.852335,8,8,2014-07-21 23:49:44.399-04,21.31,18.6,-1.53322,-2.01155,0.583075,Clear,20,0,0,,2275,9248,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305160896435311,44.364550228859706,10203,1.14183,8,8,2014-07-21 23:49:50.345-04,21.31,18.6,-0.883608,-1.26969,1.46191,Clear,20,0,0,,2275,9249,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305116799413881,44.364569908227203,10204,1.27221,8,9,2014-07-21 23:49:54.102-04,21.36,18.6,-1.24355,-0.210322,2.20096,Clear,20,0,0,,2275,9250,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305094678203488,44.364581633300176,10205,1.33683,8,9,2014-07-21 23:49:55.998-04,21.29,18.6,-1.02709,3.10117,-1.00576,Clear,20,0,0,,2275,9251,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.305042955552068,44.364598644054425,10206,1.52598,8,8,2014-07-21 23:50:00.876-04,21.37,18.6,-1.2987,0.761825,-3.1182,Clear,20,0,0,,2275,9252,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.304987215904646,44.364621067031287,10207,1.65414,8,8,2014-07-21 23:50:03.003-04,21.31,18.6,-1.50371,0.959451,-2.66755,Clear,20,0,0,,2275,9253,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.304956095166446,44.364626227229678,10208,1.72305,8,8,2014-07-21 23:50:05.997-04,21.31,18.6,-1.50462,-1.58716,1.57045,Clear,20,0,0,,2275,9254,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.304933703964707,44.364638428874336,10209,1.79843,8,8,2014-07-21 23:50:07.552-04,21.31,18.6,-1.38652,0.308196,-2.56436,Clear,20,0,0,,2275,9255,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.304016280185323,44.365142559792893,10210,4.10855,8,8,2014-07-21 23:50:56.601-04,21.35,18.3,-1.26347,-2.56874,-0.0370631,Clear,20,0,0,,2275,9256,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303683101114004,44.365367793913599,10211,4.30925,8,8,2014-07-21 23:51:07.121-04,21.33,18.3,-1.25266,-2.43943,0.190638,Clear,20,0,0,,2275,9257,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30355248198623,44.365449427453761,10212,4.71483,8,8,2014-07-21 23:51:13.99-04,21.32,18.3,-1.47383,-0.494561,2.29486,Clear,20,0,0,,2275,9258,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303516901720528,44.365486282462093,10213,5.10662,6,9,2014-07-21 23:51:20.133-04,21.29,18.3,-1.45619,2.77249,-0.923939,Clear,20,0,0,,2275,9259,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30349940894925,44.365504361167154,10214,5.27368,6,9,2014-07-21 23:51:22.812-04,21.29,18.3,-1.55328,3.07183,-0.602596,Clear,20,0,0,,2275,9260,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303508764996494,44.365519484717304,10215,5.45923,4,10,2014-07-21 23:51:24.726-04,21.29,18.3,-1.43955,-0.438035,-3.0858,Clear,20,0,0,,2275,9261,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303541640406976,44.365508495405514,10216,5.63145,4,10,2014-07-21 23:51:26.145-04,21.32,18.3,-1.54136,1.81534,-0.943097,Clear,20,0,0,,2275,9262,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.303541640406976,44.365508495405514,10217,5.63145,4,10,2014-07-21 23:51:27.73-04,21.32,18.3,-1.53032,-0.191505,3.09059,Clear,20,0,0,,2275,9263,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.299962264556186,44.367403980409655,10218,-1.90759,4,10,2014-07-21 23:52:35.872-04,21.31,18,-1.39271,1.76831,-2.09287,Clear,20,0,0,,2275,9264,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.299950849196449,44.367429681795464,10219,-1.68081,4,10,2014-07-21 23:52:38.32-04,21.25,18,-1.39932,-2.23798,0.403637,Clear,20,0,0,,2275,9265,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.299942988194957,44.367451398493365,10220,-1.49025,4,10,2014-07-21 23:52:40.649-04,21.27,18,-1.42812,2.08277,-1.8424,Clear,20,0,0,,2275,9266,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.299970323227441,44.367484671354767,10221,-1.12593,4,10,2014-07-21 23:52:43.035-04,21.27,18,-1.43377,-2.8537,0.988966,Clear,20,0,0,,2275,9267,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.299970323227441,44.367484671354767,10222,-1.12593,4,10,2014-07-21 23:52:44.832-04,21.32,18,-1.43443,0.899898,-1.88772,Clear,20,0,0,,2275,9268,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.30000741318932,44.367481515584842,10223,-0.938404,4,10,2014-07-21 23:52:46.468-04,21.32,18,-1.5326,1.7837,-1.0751,Clear,20,0,0,,2275,9269,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.300025184729193,44.367464602401853,10224,-0.753548,4,10,2014-07-21 23:52:48.547-04,21.32,18,-1.39165,0.656747,-2.62097,Clear,20,0,0,,2275,9270,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.300016276535544,44.367448791888719,10225,-0.596558,4,10,2014-07-21 23:52:50.112-04,21.3,18,-1.30592,-1.57754,1.48261,Clear,20,0,0,,2275,9271,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298580512563419,44.370218174920943,10226,-7.8208,32,6,2014-07-21 23:54:37.216-04,20.74,17.7,-1.51381,-2.75216,2.65788,Clear,20,0,0,,2275,9272,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298580512563419,44.370218174920943,10227,-7.8208,32,6,2014-07-21 23:54:42.978-04,20.78,17.7,-1.53737,-2.93872,2.53412,Clear,20,0,0,,2275,9273,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298580512563419,44.370218174920943,10228,-7.8208,32,6,2014-07-21 23:54:44.265-04,20.79,17.7,-1.53995,-2.95151,2.54702,Clear,20,0,0,,2275,9274,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298213690322825,44.370830929901558,10229,17.3488,8,9,2014-07-21 23:55:43.818-04,21.19,17.7,-1.5288,-2.90933,-1.48582,Clear,20,0,0,,2275,9275,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298213690322825,44.370830929901558,10230,17.3488,8,9,2014-07-21 23:55:47.111-04,21.19,17.7,-1.47262,1.39993,-3.02239,Clear,20,0,0,,2275,9276,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298213690322825,44.370830929901558,10231,17.3488,8,9,2014-07-21 23:55:51.931-04,21.16,17.4,-1.42948,0.239073,-3.10216,Clear,20,0,0,,2275,9277,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298213690322825,44.370830929901558,10232,17.3488,8,9,2014-07-21 23:55:54.791-04,21.12,17.4,-1.45377,0.749636,-1.74962,Clear,20,0,0,,2275,9278,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298213690322825,44.370830929901558,10233,17.3488,8,9,2014-07-21 23:55:57.142-04,21.23,17.4,-1.50551,0.40766,-1.82437,Clear,20,0,0,,2275,9279,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298213690322825,44.370830929901558,10234,17.3488,8,9,2014-07-21 23:56:02.435-04,21.27,17.4,-1.42798,-1.825,-1.11402,Clear,20,0,0,,2275,9280,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298175403077096,44.370904340089119,10235,14.9116,8,9,2014-07-21 23:56:04.935-04,21.22,17.4,-1.48638,-1.96406,-0.452984,Clear,20,0,0,,2275,9281,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298139602338594,44.370941202207447,10236,14.2116,8,9,2014-07-21 23:56:07.439-04,21.19,17.4,-1.45615,-2.12637,-0.828973,Clear,20,0,0,,2275,9282,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298124783206106,44.370963237547826,10237,13.8939,8,9,2014-07-21 23:56:09.779-04,21.19,17.4,-1.55024,0.639089,2.2143,Clear,20,0,0,,2275,9283,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298085450815819,44.371031612297102,10238,12.9325,8,9,2014-07-21 23:56:16.348-04,21.23,17.7,-1.48119,-0.593913,0.777656,Clear,20,0,0,,2275,9284,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298077490368868,44.371051993747891,10239,12.6798,8,9,2014-07-21 23:56:18.058-04,21.25,17.7,-1.38681,0.841128,2.59355,Clear,20,0,0,,2275,9285,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298066594820526,44.371073236379843,10240,12.4047,8,9,2014-07-21 23:56:20.517-04,21.25,17.4,-1.53384,-1.89863,-0.56103,Clear,20,0,0,,2275,9286,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298053837079834,44.371099615197821,10241,12.1177,8,9,2014-07-21 23:56:22.021-04,21.21,17.4,-1.43002,-2.20913,-2.33512,Clear,20,0,0,,2275,9287,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298031629329429,44.371135352819117,10242,11.5952,8,9,2014-07-21 23:56:26.025-04,21.23,17.4,-1.4959,-0.497002,-2.76953,Clear,20,0,0,,2275,9288,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298017997076514,44.371147640846239,10243,11.3597,8,9,2014-07-21 23:56:27.512-04,21.24,17.4,-1.53544,0.146265,-2.21138,Clear,20,0,0,,2275,9289,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.298017997076514,44.371147640846239,10244,11.3597,8,9,2014-07-21 23:56:28.758-04,21.24,17.4,-1.50367,-0.193157,-2.78844,Clear,20,0,0,,2275,9290,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.29800275970409,44.371159221330551,10245,11.112,8,9,2014-07-21 23:56:30.32-04,21.24,17.4,-1.43709,2.90487,-0.683184,Clear,20,0,0,,2275,9291,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.297973211021642,44.371186466211597,10246,10.8873,8,9,2014-07-21 23:56:31.549-04,21.23,17.4,-1.48975,2.68926,-1.59457,Clear,20,0,0,,2275,9292,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.297949834722601,44.371212537664896,10247,10.7142,8,9,2014-07-21 23:56:34.133-04,21.17,17.4,-1.44374,-2.60781,-1.46876,Clear,20,0,0,,2275,9293,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.297939032500821,44.371227066688,10248,10.5481,8,9,2014-07-21 23:56:36.307-04,21.17,17.4,-1.55334,0.0176092,0.494741,Clear,20,0,0,,2275,9294,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.29792916919223,44.371244804657067,10249,10.3835,8,9,2014-07-21 23:56:37.944-04,21.26,17.4,-1.54411,-2.53979,-2.57568,Clear,20,0,0,,2275,9295,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.297921392762504,44.371268885413343,10250,10.2256,8,9,2014-07-21 23:56:39.219-04,21.26,17.4,-1.49268,0.974521,1.7195,Clear,20,0,0,,2275,9296,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.29773625707773,44.371516682531151,10251,8.37035,4,9,2014-07-21 23:57:14.784-04,21.16,17.4,-1.4037,-1.8613,-1.43499,Clear,20,0,0,,2275,9297,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,

-68.297726400811698,44.37153999639073,10252,8.29517,4,9,2014-07-21 23:57:16.77-04,21.25,17.4,-1.3265,-0.650969,1.1564,Clear,20,0,0,,2275,9298,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.297722707208848,44.371549109002245,10253,8.26519,4,10,2014-07-21 23:57:19.699-04,21.25,17.4,-1.45909,-0.785308,-3.12419,Clear,20,0,0,,2275,9299,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
0,0,10254,0,0,0,2014-07-22 00:01:38.423-04,21.33,17.4,-1.50328,2.45565,-2.99043,Clear,20,0,0,,2275,3519,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
0,0,10255,0,0,0,2014-07-22 00:01:43.356-04,21.34,17.4,-1.39666,0.798111,-1.60927,Clear,20,0,0,,2275,3520,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.287871994036678,44.377469992884357,10256,37.7987,12,0,2014-07-22 00:01:48.065-04,21.34,17.4,-1.40967,0.517565,-2.35615,Clear,20,0,0,,2275,3521,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.287871994036678,44.377469992884357,10257,37.7987,12,0,2014-07-22 00:01:51.006-04,21.29,17.4,-1.54893,2.02789,-1.54979,Clear,20,0,0,,2275,3522,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.287788979582118,44.377478600332346,10258,30.4201,8,8,2014-07-22 00:01:54.774-04,21.24,17.4,-1.5412,-1.94807,-0.0334931,Clear,20,0,0,,2275,3523,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.287812599709127,44.377542695823486,10259,31.243,8,9,2014-07-22 00:02:00.159-04,21.29,17.4,-1.45796,0.568858,-0.928345,Clear,20,0,0,,2275,3524,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.278190721266043,44.379839583173407,10260,49.0074,4,9,2014-07-22 00:04:14.116-04,21.33,17.4,-1.49978,-2.85086,2.06015,Clear,20,0,0,,2275,3525,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.278211130409005,44.37987079921453,10261,49.5273,4,9,2014-07-22 00:04:18.635-04,21.33,17.4,-1.56291,0.980327,1.03865,Clear,20,0,0,,2275,3526,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.278176297104352,44.3798976298414З,10262,49.9018,4,9,2014-07-22 00:04:22.227-04,21.32,17.4,-1.23043,0.532875,2.65457,Clear,20,0,0,,2275,3527,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.278151040663943,44.379894961881405,10263,50.0731,4,9,2014-07-22 00:04:25.931-04,21.26,17.4,-1.48659,-2.831,-0.239068,Clear,20,0,0,,2275,3528,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.278116999149148,44.379873380196322,10264,50.5348,4,9,2014-07-22 00:04:28.199-04,21.25,17.4,-1.48343,-2.92869,-0.130382,Clear,20,0,0,,2275,3529,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.278099190177443,44.379856659712914,10265,50.7536,4,9,2014-07-22 00:04:30.753-04,21.25,17.4,-1.40773,-2.31959,0.992572,Clear,20,0,0,,2275,3530,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.278095102869614,44.379834981661091,10266,50.9582,4,9,2014-07-22 00:04:33.633-04,21.25,17.4,-1.35862,0.727918,-1.94678,Clear,20,0,0,,2275,3531,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.267664139043688,44.37632167577619,10267,57.176,32,5,2014-07-22 00:06:26.877-04,21.22,17.4,-1.52827,-2.33794,0.686226,Clear,20,0,0,,2275,3532,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.267664139043688,44.37632167577619,10268,57.176,32,5,2014-07-22 00:06:29.2-04,21.25,17.4,-1.49993,2.72203,-0.695119,Clear,20,0,0,,2275,3533,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.267664139043688,44.37632167577619,10269,57.176,32,5,2014-07-22 00:06:31.481-04,21.26,17.4,-1.50425,-2.98653,-0.744253,Clear,20,0,0,,2275,3534,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.267653341319303,44.376528715315139,10270,61.9048,8,6,2014-07-22 00:06:35.267-04,21.27,17.4,-1.50317,-3.09804,-1.73254,Clear,20,0,0,,2275,3535,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.26764750454997,44.376543187840895,10271,62.4294,8,6,2014-07-22 00:06:38.887-04,21.27,17.4,-1.48119,-3.03423,2.77582,Clear,20,0,0,,2275,3536,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.26764750454997,44.376543187840895,10272,62.4294,8,6,2014-07-22 00:06:42.545-04,21.36,17.4,-1.54923,-2.90216,1.84213,Clear,20,0,0,,2275,3537,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.26764750454997,44.376543187840895,10273,62.4294,8,6,2014-07-22 00:06:45.997-04,21.36,17.4,-1.52647,-3.06517,1.22106,Clear,20,0,0,,2275,3538,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.26764750454997,44.376543187840895,10274,62.4294,8,6,2014-07-22 00:06:47.321-04,21.35,17.4,-1.53273,-1.28912,2.63214,Clear,20,0,0,,2275,3539,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.26764750454997,44.376543187840895,10275,62.4294,8,6,2014-07-22 00:06:50.151-04,21.35,17.4,-1.45028,-0.0270949,-3.14107,Clear,20,0,0,,2275,3540,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.261067312901361,44.37571618502853,10276,113.312,16,7,2014-07-22 00:08:12.299-04,21.29,17.4,-1.49517,3.03975,-2.31525,Clear,20,0,0,,2275,3541,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.261067312901361,44.37571618502853,10277,113.312,16,7,2014-07-22 00:08:13.648-04,21.28,17.7,-1.44283,2.38027,-3.0487,Clear,20,0,0,,2275,3542,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.261067312901361,44.37571618502853,10278,113.312,16,7,2014-07-22 00:08:16.065-04,21.3,17.7,-1.46135,-2.68361,2.14155,Clear,20,0,0,,2275,3543,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.26118001500123,44.375625379803246,10279,113.44,6,8,2014-07-22 00:08:20.256-04,21.32,17.7,-1.47875,1.41021,-1.27713,Clear,20,0,0,,2275,3544,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.261188482971477,44.375615522514686,10280,113.314,6,8,2014-07-22 00:08:23.37-04,21.29,17.7,-1.55168,2.96899,-0.322434,Clear,20,0,0,,2275,3545,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.261188482971477,44.375615522514686,10281,113.314,6,8,2014-07-22 00:08:27.09-04,21.25,17.7,-1.47437,1.52345,-2.78247,Clear,20,0,0,,2275,3546,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.261188482971477,44.375615522514686,10282,113.314,6,8,2014-07-22 00:08:30.303-04,21.29,17.7,-1.48536,-2.92869,-2.84125,Clear,20,0,0,,2275,3547,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.261188482971477,44.375615522514686,10283,113.314,6,8,2014-07-22 00:08:33.611-04,21.29,17.7,-1.5003,-2.33143,2.05924,Clear,20,0,0,,2275,3548,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.25742648118819,44.376758030789418,10284,100.986,24,7,2014-07-22 00:09:26.466-04,21.35,17.7,-1.50953,2.96615,1.44337,Clear,20,0,0,,2275,3549,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.257523356116366,44.376696798831667,10285,100.193,6,9,2014-07-22 00:09:32.024-04,21.35,17.7,-1.47797,-0.639785,2.24992,Clear,20,0,0,,2275,3550,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.257523356116366,44.376696798831667,10286,100.193,6,9,2014-07-22 00:09:32.956-04,21.26,17.7,-1.4345,0.516407,2.95021,Clear,20,0,0,,2275,3551,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.257523356116366,44.376696798831667,10287,100.193,6,9,2014-07-22 00:09:37.127-04,21.24,17.7,-1.53498,0.395216,1.98291,Clear,20,0,0,,2275,3552,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.257523356116366,44.376696798831667,10288,100.193,6,9,2014-07-22 00:09:40.05-04,21.29,17.7,-1.3009,-0.256212,-0.826299,Clear,20,0,0,,2275,3553,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.25160852492678,44.377846366680238,10289,69.0258,32,5,2014-07-22 00:10:39.024-04,21.25,17.7,-1.34817,2.48173,-2.92034,Clear,20,0,0,,2275,3554,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.25160852492678,44.377846366680238,10290,69.0258,32,5,2014-07-22 00:10:42.172-04,21.24,17.7,-1.44946,-0.541378,-0.494869,Clear,20,0,0,,2275,3555,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.25160852492678,44.377846366680238,10291,69.0258,32,5,2014-07-22 00:10:45.427-04,21.25,17.7,-1.49215,-2.52622,2.88284,Clear,20,0,0,,2275,3556,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.251768339771701,44.377882452039472,10292,67.9386,8,6,2014-07-22 00:10:47.335-04,21.32,17.7,-1.5319,1.13011,-0.198733,Clear,20,0,0,,2275,3557,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.251828175568619,44.377884172036204,10293,67.885,8,6,2014-07-22 00:10:51.161-04,21.31,17.7,-1.50461,0.154526,-2.10724,Clear,20,0,0,,2275,3558,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.251855137986382,44.377847025773825,10294,67.7211,8,6,2014-07-22 00:10:55.01-04,21.26,17.7,-1.47501,1.12316,-1.92321,Clear,20,0,0,,2275,3559,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.251855137986382,44.377847025773825,10295,67.7211,8,6,2014-07-22 00:10:58.299-04,21.22,17.7,-1.54544,-0.46175,2.19986,Clear,20,0,0,,2275,3560,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.250625060945339,44.376581137064207,10296,62.8703,6,10,2014-07-22 00:12:31.667-04,21.25,17.7,-1.53297,-2.94752,0.816102,Clear,20,0,0,,2275,3561,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.250625060945339,44.376581137064207,10297,62.8703,6,10,2014-07-22 00:12:34.116-04,21.25,17.7,-1.54842,2.56132,-0.393542,Clear,20,0,0,,2275,3562,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.250625060945339,44.376581137064207,10298,62.8703,6,10,2014-07-22 00:12:37.474-04,21.22,17.7,-1.54252,-2.20121,0.106148,Clear,20,0,0,,2275,3563,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.250625060945339,44.376581137064207,10299,62.8703,6,10,2014-07-22 00:12:39.784-04,21.22,17.7,-1.5089,-1.72566,-0.110296,Clear,20,0,0,,2275,3564,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.250625060945339,44.376581137064207,10300,62.8703,6,10,2014-07-22 00:12:41.957-04,21.23,17.7,-1.56198,0.958491,1.63181,Clear,20,0,0,,2275,3565,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.250625060945339,44.376581137064207,10301,62.8703,6,10,2014-07-22 00:12:44.962-04,21.29,17.7,-1.53102,1.60438,0.62674,Clear,20,0,0,,2275,3566,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.250661428059956,44.376540662811486,10302,62.4633,8,10,2014-07-22 00:12:47.583-04,21.29,17.7,-1.56709,2.82892,0.538909,Clear,20,0,0,,2275,3567,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.246657272952362,44.377502420001477,10303,59.3687,24,6,2014-07-22 00:14:35.721-04,21.09,17.7,-1.50969,-2.79381,-0.0367789,Clear,20,0,0,,2275,3568,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.246657272952362,44.377502420001477,10304,59.3687,24,6,2014-07-22 00:14:38.213-04,21.23,17.7,-1.44865,-2.66557,0.732053,Clear,20,0,0,,2275,3569,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.246657272952362,44.377502420001477,10305,59.3687,24,6,2014-07-22 00:14:40.249-04,21.23,17.7,-1.40746,-2.56211,1.6407,Clear,20,0,0,,2275,3570,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.246657272952362,44.377502420001477,10306,59.3687,24,6,2014-07-22 00:14:41.743-04,21.25,17.7,-1.51115,-1.79863,3.00557,Clear,20,0,0,,2275,3571,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.246657272952362,44.377502420001477,10307,59.3687,24,6,2014-07-22 00:14:43.357-04,21.25,17.7,-1.3748,-1.86295,-2.95331,Clear,20,0,0,,2275,3572,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.246657272952362,44.377502420001477,10308,59.3687,24,6,2014-07-22 00:14:44.979-04,21.26,17.7,-1.51915,-2.25863,-1.55867,Clear,20,0,0,,2275,3573,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.246657272952362,44.377502420001477,10309,59.3687,24,6,2014-07-22 00:14:46.173-04,21.26,17.7,-1.4436,2.7746,-2.40014,Clear,20,0,0,,2275,3574,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.246657272952362,44.377502420001477,10310,59.3687,24,6,2014-07-22 00:14:47.63-04,21.22,17.7,-1.53729,2.55496,-1.59571,Clear,20,0,0,,2275,3575,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.246657272952362,44.377502420001477,10311,59.3687,24,6,2014-07-22 00:14:48.669-04,21.22,17.7,-1.38626,2.94484,-1.09607,Clear,20,0,0,,2275,3576,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.241820092912533,44.376745040149984,10312,65.426,12,6,2014-07-22 00:15:46.259-04,21.26,17.7,-1.47799,3.11058,0.541347,Clear,20,0,0,,2275,3577,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.241820092912533,44.376745040149984,10313,65.426,12,6,2014-07-22 00:15:47.721-04,21.22,17.7,-1.4583,2.18591,-0.286681,Clear,20,0,0,,2275,3578,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.241820092912533,44.376745040149984,10314,65.426,12,6,2014-07-22 00:15:50.63-04,21.25,17.7,-1.53217,2.04332,1.1955,Clear,20,0,0,,2275,3579,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.241820092912533,44.376745040149984,10315,65.426,12,6,2014-07-22 00:15:54.141-04,21.23,17.7,-1.41102,-2.36692,-3.0514,Clear,20,0,0,,2275,3580,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.241820092912533,44.376745040149984,10316,65.426,12,6,2014-07-22 00:15:57.567-04,21.18,17.7,-1.39751,3.07734,-0.465647,Clear,20,0,0,,2275,3581,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.236164789512117,44.378089651823593,10317,53.4426,32,7,2014-07-22 00:16:55.949-04,21.15,17.7,-1.46125,2.88045,-2.22474,Clear,20,0,0,,2275,3582,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.236164789512117,44.378089651823593,10318,53.4426,32,7,2014-07-22 00:16:59.09-04,21.15,17.7,-1.33493,-2.92316,-0.994981,Clear,20,0,0,,2275,3583,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.236156116395321,44.378031573806716,10319,53.7169,6,8,2014-07-22 00:17:04.232-04,21.24,17.7,-1.54237,2.56061,0.113407,Clear,20,0,0,,2275,3584,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.236156116395321,44.378031573806716,10320,53.7169,6,8,2014-07-22 00:17:06.057-04,21.22,17.7,-1.54656,-0.94459,3.12585,Clear,20,0,0,,2275,3585,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.236156116395321,44.378031573806716,10321,53.7169,6,8,2014-07-22 00:17:10.055-04,21.26,17.7,-1.31989,-1.98224,-2.66738,Clear,20,0,0,,2275,3586,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.236156116395321,44.378031573806716,10322,53.7169,6,8,2014-07-22 00:17:11.682-04,21.26,17.7,-1.31599,-1.27805,-0.258395,Clear,20,0,0,,2275,3587,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.232243891245218,44.3805804061085,10323,56.2773,16,5,2014-07-22 00:18:24.897-04,21.19,18,-1.47644,3.11099,-1.42055,Clear,20,0,0,,2275,3588,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.232243891245218,44.3805804061085,10324,56.2773,16,5,2014-07-22 00:18:28.583-04,21.15,18,-1.47634,1.88313,-1.28306,Clear,20,0,0,,2275,3589,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.232243891245218,44.3805804061085,10325,56.2773,16,5,2014-07-22 00:18:32.406-04,21.15,17.7,-1.53794,-0.512389,-2.33823,Clear,20,0,0,,2275,3590,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.232243891245218,44.3805804061085,10326,56.2773,16,5,2014-07-22 00:18:34.924-04,21.22,17.7,-1.53147,2.98199,1.11006,Clear,20,0,0,,2275,3591,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.232243891245218,44.3805804061085,10327,56.2773,16,5,2014-07-22 00:18:38.248-04,21.17,17.7,-1.43791,-1.9086,0.895216,Clear,20,0,0,,2275,3592,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.232243891245218,44.3805804061085,10328,56.2773,16,5,2014-07-22 00:18:39.797-04,21.17,18,-1.39863,-2.28865,-1.02819,Clear,20,0,0,,2275,3593,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183580430846447,44.32930392317634,10329,-12.5195,6,7,2014-07-22 00:34:44.199-04,21.45,19.9,-1.51854,1.81238,-2.51941,Clear,20,0,0,,2275,4648,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183173593143451,44.329287640853437,10330,-16.5989,4,9,2014-07-22 00:35:50.16-04,21.25,19.6,-1.55345,1.62443,3.08624,Clear,20,0,0,,2275,4649,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183177046179111,44.329297851645777,10331,-16.7961,4,9,2014-07-22 00:35:59.807-04,21.66,19.6,-1.47651,0.714718,2.26048,Clear,20,0,0,,2275,4650,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183114969704931,44.329290763373237,10332,-17.9238,4,9,2014-07-22 00:36:14.369-04,21.29,19.6,-1.5588,2.20046,-0.681078,Clear,20,0,0,,2275,4651,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183114969704931,44.329290763373237,10333,-17.9238,4,9,2014-07-22 00:36:16.876-04,21.52,19.6,-1.52893,0.94312,-1.94442,Clear,20,0,0,,2275,4652,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183110538081806,44.329277511938137,10334,-18.166,4,9,2014-07-22 00:36:19.941-04,21.24,19.6,-1.49081,0.394289,3.06895,Clear,20,0,0,,2275,4653,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183072514487492,44.329258465310197,10335,-18.2919,4,9,2014-07-22 00:36:22.953-04,21.25,19.6,-1.53833,0.440621,2.30327,Clear,20,0,0,,2275,4654,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183054757738986,44.329256710807719,10336,-18.3438,4,9,2014-07-22 00:36:25.02-04,21.25,19.6,-1.49633,1.66279,-2.89869,Clear,20,0,0,,2275,4655,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183054757738986,44.329256710807719,10337,-18.3438,4,9,2014-07-22 00:36:26.026-04,21.25,19.6,-1.35912,1.51945,-3.02676,Clear,20,0,0,,2275,4656,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183034386848021,44.329257800644108,10338,-18.4177,12,9,2014-07-22 00:36:27.93-04,21.25,19.6,-1.4205,-0.158127,1.92106,Clear,20,0,0,,2275,4657,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183018123735081,44.329255874350274,10339,-18.4854,4,9,2014-07-22 00:36:29.995-04,21.25,19.6,-1.37232,0.974469,-2.63496,Clear,20,0,0,,2275,4658,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183158377018813,44.329292135510258,10340,-19.0666,4,8,2014-07-22 00:37:13.852-04,21.32,19.3,-1.55283,-1.22003,2.62475,Clear,20,0,0,,2275,4659,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183090397072249,44.329316651518717,10341,-19.0684,4,8,2014-07-22 00:37:39.453-04,21.28,19.3,-1.377,2.49314,-1.79689,Clear,20,0,0,,2275,4660,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183061570573372,44.32930588699007,10342,-19.0731,4,8,2014-07-22 00:37:41.087-04,21.29,19.3,-1.31344,1.77926,-2.5878,Clear,20,0,0,,2275,4661,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183061570573372,44.32930588699007,10343,-19.0731,4,8,2014-07-22 00:37:42.448-04,21.29,19.3,-1.39682,1.13163,-2.98356,Clear,20,0,0,,2275,4662,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.183031020136625,44.329294781472498,10344,-19.1092,4,8,2014-07-22 00:37:44.399-04,21.25,19.3,-1.41787,1.88776,-2.54741,Clear,20,0,0,,2275,4663,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182991810184191,44.329288543960743,10345,-19.2176,4,9,2014-07-22 00:37:47.34-04,21.25,19.3,-1.43403,1.85599,-2.08931,Clear,20,0,0,,2275,4664,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182810586424907,44.329280282196493,10346,-19.4404,4,9,2014-07-22 00:38:02.695-04,21.35,19.3,-1.49767,-0.685963,0.914647,Clear,20,0,0,,2275,4665,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182779247731972,44.329279657422525,10347,-19.4644,4,9,2014-07-22 00:38:04.806-04,21.35,19.3,-1.49662,-1.24298,0.502585,Clear,20,0,0,,2275,4666,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182728561530183,44.329278617601929,10348,-19.4632,4,9,2014-07-22 00:38:07.104-04,21.27,19,-1.35609,-1.57618,0.322678,Clear,20,0,0,,2275,4667,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182702832674792,44.32927587072237,10349,-19.4619,4,9,2014-07-22 00:38:10.636-04,21.26,19,-1.33941,2.82755,-1.83282,Clear,20,0,0,,2275,4668,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182633575236054,44.329265734726938,10350,-19.4724,6,9,2014-07-22 00:38:21.117-04,21.26,19,-1.48738,0.600762,2.06741,Clear,20,0,0,,2275,4669,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.1825258943557777,44.329242532538551,10351,-19.642,4,9,2014-07-22 00:38:48.66-04,21.26,19,-1.52408,1.14902,-1.90774,Clear,20,0,0,,2275,4670,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182527209149228,44.329243998088145,10352,-19.7473,4,9,2014-07-22 00:39:26.255-04,21.26,18.6,-1.50587,-2.55083,0.865164,Clear,20,0,0,,2275,4671,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182527209149228,44.329243998088145,10353,-19.7473,4,9,2014-07-22 00:39:29.03-04,21.26,18.6,-1.47564,-2.87998,0.486125,Clear,20,0,0,,2275,4672,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18253992859745,44.329243453616776,10354,-19.8488,8,8,2014-07-22 00:39:35.065-04,21.26,18.6,-1.42501,-2.71411,0.711172,Clear,20,0,0,,2275,4673,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182544122382168,44.329252465367013,10355,-20.282,4,9,2014-07-22 00:39:45.915-04,21.25,18.3,-1.49261,-2.68375,0.685992,Clear,20,0,0,,2275,4674,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182551910390771,44.329247338686102,10356,-23.4856,8,8,2014-07-22 00:40:54.345-04,21.25,18.3,-1.47058,-2.78914,0.587781,Clear,20,0,0,,2275,4675,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182491851490468,44.329224918458827,10357,-22.2879,6,8,2014-07-22 00:41:40.35-04,21.25,18,-1.47695,-2.50732,0.890806,Clear,20,0,0,,2275,4676,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182491851490468,44.329224918458827,10358,-22.2879,6,8,2014-07-22 00:41:42.156-04,21.25,18,-1.4553,-2.71011,0.686605,Clear,20,0,0,,2275,4677,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182491851490468,44.329224918458827,10359,-22.2879,6,8,2014-07-22 00:41:43.508-04,21.25,18,-1.42835,-2.65871,0.768854,Clear,20,0,0,,2275,4678,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182504325437847,44.329228379174808,10360,-21.9486,6,8,2014-07-22 00:41:45.113-04,21.25,18,-1.48933,-2.21263,1.18463,Clear,20,0,0,,2275,4679,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182504325437847,44.329228379174808,10361,-21.9486,6,8,2014-07-22 00:41:46.241-04,21.25,18,-1.47584,-2.8008,0.57154,Clear,20,0,0,,2275,4680,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182504325437847,44.329228379174808,10362,-21.9486,6,8,2014-07-22 00:41:47.21-04,21.25,18,-1.50966,-3.09501,0.226808,Clear,20,0,0,,2275,4681,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182504325437847,44.329228379174808,10363,-21.9486,6,8,2014-07-22 00:41:48.161-04,21.25,18,-1.45339,-2.86686,0.517067,Clear,20,0,0,,2275,4682,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182504325437847,44.329228379174808,10364,-21.9486,6,8,2014-07-22 00:41:48.947-04,21.25,18,-1.49533,-2.63858,0.732617,Clear,20,0,0,,2275,4683,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18251385499282,44.329234440762221,10365,-21.8806,4,8,2014-07-22 00:41:50.167-04,21.25,18,-1.47589,-2.70883,0.671104,Clear,20,0,0,,2275,4684,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18251385499282,44.329234440762221,10366,-21.8806,4,8,2014-07-22 00:41:50.665-04,21.25,18,-1.45467,-2.86705,0.517184,Clear,20,0,0,,2275,4685,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18251385499282,44.329234440762221,10367,-21.8806,4,8,2014-07-22 00:41:51.621-04,21.25,18,-1.44909,-2.6757,0.736622,Clear,20,0,0,,2275,4686,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18251385499282,44.329234440762221,10368,-21.8806,4,8,2014-07-22 00:41:52.599-04,21.25,18,-1.47998,-2.55393,0.833468,Clear,20,0,0,,2275,4687,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18251385499282,44.329234440762221,10369,-21.8806,4,8,2014-07-22 00:41:53.73-04,21.25,18,-1.49877,-2.60117,0.765269,Clear,20,0,0,,2275,4688,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182525177522578,44.329240043849651,10370,-21.8218,6,8,2014-07-22 00:42:04.014-04,21.25,17.7,-1.44224,-3.10894,0.243706,Clear,20,0,0,,2275,4689,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182525177522578,44.329240043849651,10371,-21.8218,6,8,2014-07-22 00:42:05.296-04,21.25,17.7,-1.44026,-2.86571,0.527743,Clear,20,0,0,,2275,4690,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182520897991466,44.329249575896974,10372,-21.8255,8,8,2014-07-22 00:42:06.122-04,21.25,17.7,-1.44332,-2.91347,0.472208,Clear,20,0,0,,2275,4691,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182520897991466,44.329249575896974,10373,-21.8255,8,8,2014-07-22 00:42:07.074-04,21.25,17.7,-1.46157,-2.83199,0.542655,Clear,20,0,0,,2275,4692,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182520897991466,44.329249575896974,10374,-21.8255,8,8,2014-07-22 00:42:07.633-04,21.25,17.7,-1.44553,-2.72458,0.672372,Clear,20,0,0,,2275,4693,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532953264328,44.329254552042862,10375,-21.7784,6,8,2014-07-22 00:42:59.772-04,21.25,17.7,-1.52153,3.13809,0.107035,Clear,20,0,0,,2275,4694,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182538155948436,44.32924427722466,10376,-21.0051,8,8,2014-07-22 00:44:27.605-04,21.25,17.4,-1.50754,-3.04472,0.223056,Clear,20,0,0,,2275,4695,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182538155948436,44.32924427722466,10377,-21.0051,8,8,2014-07-22 00:44:28.526-04,21.25,17.4,-1.49987,3.11264,0.0947545,Clear,20,0,0,,2275,4696,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182538155948436,44.32924427722466,10378,-21.0051,8,8,2014-07-22 00:44:29.396-04,21.25,17.4,-1.46382,-3.11632,0.157614,Clear,20,0,0,,2275,4697,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182521749163499,44.32924067205635l,10379,-20.295,6,8,2014-07-22 00:46:09.948-04,21.24,16.7,-1.48144,2.90267,-0.145049,Clear,20,0,0,,2275,4698,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182552019651453,44.329264191478615,10380,-20.7231,8,7,2014-07-22 00:46:19.225-04,21.26,16.7,-1.50245,3.07658,0.0511156,Clear,20,0,0,,2275,4699,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182533278638786,44.329237977329775,10381,-20.2239,6,8,2014-07-22 00:46:50.108-04,21.31,16.7,-1.48255,-0.989672,2.43967,Clear,20,0,0,,2275,4700,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182521321541572,44.329229665662574,10382,-19.8409,6,8,2014-07-22 00:47:14.613-04,21.29,16.7,-1.54668,2.94063,-0.693437,Clear,20,0,0,,2275,4701,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182527213810104,44.329203442395126,10383,-19.2954,6,8,2014-07-22 00:47:29.604-04,21.37,16.7,-1.55086,1.21804,-2.38297,Clear,20,0,0,,2275,4702,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182529789670582,44.32921392593554l,10384,-18.6962,4,8,2014-07-22 00:47:32.066-04,21.23,16.7,-1.50861,2.50156,-1.05227,Clear,20,0,0,,2275,4703,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182529069636516,44.329223572051092,10385,-18.4251,4,8,2014-07-22 00:47:46.027-04,21.23,16.4,-1.47293,2.42998,-1.03803,Clear,20,0,0,,2275,4704,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182529069636516,44.329223572051092,10386,-18.4251,4,8,2014-07-22 00:48:03.699-04,21.25,16.4,-1.51922,1.53041,-1.54628,Clear,20,0,0,,2275,4705,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182531398612639,44.329204197734292,10387,-17.2212,6,8,2014-07-22 00:48:18.915-04,21.25,16.4,-1.53015,0.213995,-2.78068,Clear,20,0,0,,2275,4706,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182531398612639,44.329204197734292,10388,-17.2212,6,8,2014-07-22 00:48:20.238-04,21.26,16.4,-1.53531,1.69322,-1.34082,Clear,20,0,0,,2275,4707,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182531398612639,44.329204197734292,10389,-17.2212,6,8,2014-07-22 00:48:22.355-04,21.21,16.4,-1.54601,1.57773,-1.42323,Clear,20,0,0,,2275,4708,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182531398612639,44.329204197734292,10390,-17.2212,6,8,2014-07-22 00:48:23.978-04,21.21,16.4,-1.52223,1.02639,-2.01002,Clear,20,0,0,,2275,4709,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182514701479832,44.329250722963238,10391,-15.8717,6,8,2014-07-22 00:48:51.074-04,21.25,16.4,-1.55781,-0.18126,3.09415,Clear,20,0,0,,2275,4710,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182514701479832,44.329250722963238,10392,-15.8717,6,8,2014-07-22 00:48:52.07-04,21.25,16.4,-1.53625,1.11211,-1.93862,Clear,20,0,0,,2275,4711,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182514701479832,44.329250722963238,10393,-15.8717,6,8,2014-07-22 00:48:52.767-04,21.25,16.4,-1.54365,0.239245,-2.74612,Clear,20,0,0,,2275,4712,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182514701479832,44.329250722963238,10394,-15.8717,6,8,2014-07-22 00:48:54.44-04,21.22,16.4,-1.55599,0.517176,-2.43664,Clear,20,0,0,,2275,4713,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182521440297222,44.329232711911629,10395,-14.6755,6,7,2014-07-22 00:49:50.096-04,21.22,16.1,-1.53384,0.532421,-2.58968,Clear,20,0,0,,2275,4714,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182546345382036,44.329241558869612,10396,-14.7353,4,8,2014-07-22 00:50:27.247-04,21.27,16.1,-1.54453,1.74056,1.13872,Clear,20,0,0,,2275,4715,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182546345382036,44.329241558869612,10397,-14.7353,4,8,2014-07-22 00:50:28.517-04,21.27,16.1,-1.55307,-2.51027,-3.05271,Clear,20,0,0,,2275,4716,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182546345382036,44.329241558869612,10398,-14.7353,4,8,2014-07-22 00:50:30.312-04,21.28,16.1,-1.55597,1.27439,0.733458,Clear,20,0,0,,2275,4717,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182546345382036,44.329241558869612,10399,-14.7353,4,8,2014-07-22 00:50:31.414-04,21.28,16.1,-1.51043,2.44993,1.99986,Clear,20,0,0,,2275,4718,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182546345382036,44.329241558869612,10400,-14.7353,4,8,2014-07-22 00:50:32.484-04,21.29,16.1,-1.50808,2.18795,1.76448,Clear,20,0,0,,2275,4719,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182534265129974,44.329245324551465,10401,-14.857,6,8,2014-07-22 00:50:33.514-04,21.29,16.1,-1.54865,1.96716,1.42786,Clear,20,0,0,,2275,4720,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182534265129974,44.329245324551465,10402,-14.857,6,8,2014-07-22 00:50:34.362-04,21.29,16.1,-1.50827,2.20285,1.75864,Clear,20,0,0,,2275,4721,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10403,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:35.351-04,21.29,16.1,-1.50021,2.35745,1.92569,Clear,20,0,0,,2275,4722,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10404,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:36.384-04,21.29,16.1,-1.49498,2.55023,2.10291,Clear,20,0,0,,2275,4723,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10405,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:37.463-04,21.29,16.1,-1.55358,0.512935,-0.102025,Clear,20,0,0,,2275,4724,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10406,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:38.37-04,21.29,16.1,-1.53503,2.22225,1.68179,Clear,20,0,0,,2275,4725,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10407,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:39.359-04,21.29,16.1,-1.52755,2.47121,1.93276,Clear,20,0,0,,2275,4726,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10408,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:40.29-04,21.29,16.1,-1.54808,2.07763,1.49737,Clear,20,0,0,,2275,4727,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10409,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:41.153-04,21.29,16.1,-1.51019,2.10934,1.60589,Clear,20,0,0,,2275,4728,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10410,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:42.095-04,21.29,16.1,-1.55521,2.90224,2.25233,Clear,20,0,0,,2275,4729,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10411,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:47.794-04,21.28,16.1,-1.48757,2.15519,1.63401,Clear,20,0,0,,2275,4730,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182523236003377,44.329240345061322,10412,-14.859,6,8,2014-07-22 00:50:48.932-04,21.28,16.1,-1.46678,2.44295,1.91868,Clear,20,0,0,,2275,4731,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182533000702875,44.329246872800482,10413,-14.8564,4,8,2014-07-22 00:51:36.123-04,21.26,16.1,-1.47974,-2.82006,2.91938,Clear,20,0,0,,2275,4732,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182533000702875,44.329246872800482,10414,-14.8564,4,8,2014-07-22 00:51:41.95-04,21.26,16.1,-1.43821,3.05214,2.65585,Clear,20,0,0,,2275,4733,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182513100455594,44.329273759636287,10415,-15.6001,8,8,2014-07-22 00:52:00.975-04,21.28,16.1,-1.5502,1.55483,0.419036,Clear,20,0,0,,2275,4734,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182513100455594,44.329273759636287,10416,-15.6001,8,8,2014-07-22 00:52:05.659-04,21.3,16.1,-1.50447,-0.432969,-1.55549,Clear,20,0,0,,2275,4735,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182499009272931,44.329271655984982,10417,-14.8771,8,8,2014-07-22 00:52:07.983-04,21.34,16.1,-1.53464,-0.712224,-1.82835,Clear,20,0,0,,2275,4736,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182520258217806,44.329261813285385,10418,-14.4133,6,8,2014-07-22 00:52:09.069-04,21.34,16.1,-1.54215,-1.50747,-2.73489,Clear,20,0,0,,2275,4737,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182520258217806,44.329261813285385,10419,-14.4133,6,8,2014-07-22 00:52:09.737-04,21.34,16.1,-1.54931,-1.80852,-3.0383,Clear,20,0,0,,2275,4738,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182520258217806,44.329261813285385,10420,-14.4133,6,8,2014-07-22 00:52:10.298-04,21.34,16.1,-1.53539,-1.7899,-3.01868,Clear,20,0,0,,2275,4739,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18253513442896,44.329253682294386,10421,-14.2038,6,8,2014-07-22 00:52:11.412-04,21.34,16.1,-1.52602,-1.13673,-2.4222,Clear,20,0,0,,2275,4740,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18253513442896,44.329253682294386,10422,-14.2038,6,8,2014-07-22 00:52:12.393-04,21.34,16.1,-1.52636,-1.08936,-2.37917,Clear,20,0,0,,2275,4741,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18253513442896,44.329253682294386,10423,-14.2038,6,8,2014-07-22 00:52:13.498-04,21.34,16.1,-1.53627,-0.990146,-2.26526,Clear,20,0,0,,2275,4742,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18253513442896,44.329253682294386,10424,-14.2038,6,8,2014-07-22 00:52:14.492-04,21.31,16.1,-1.52088,-1.13356,-2.40194,Clear,20,0,0,,2275,4743,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18253513442896,44.329253682294386,10425,-14.2038,6,8,2014-07-22 00:52:15.34-04,21.31,16.1,-1.52641,-1.39617,-2.64518,Clear,20,0,0,,2275,4744,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18253513442896,44.329253682294386,10426,-14.2038,6,8,2014-07-22 00:52:16.543-04,21.31,16.1,-1.5422,-1.82316,-3.0417,Clear,20,0,0,,2275,4745,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18253513442896,44.329253682294386,10427,-14.2038,6,8,2014-07-22 00:52:17.349-04,21.31,16.1,-1.53185,-1.23259,-2.49958,Clear,20,0,0,,2275,4746,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252785946251,44.329245507012907,10428,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:18.313-04,21.31,16.1,-1.52698,-1.98398,3.06768,Clear,20,0,0,,2275,4747,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252785946251,44.329245507012907,10429,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:19.41-04,21.31,16.1,-1.52297,-1.37519,-2.65831,Clear,20,0,0,,2275,4748,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252785946251,44.329245507012907,10430,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:20.59-04,21.31,16.1,-1.53454,-1.57209,-2.82893,Clear,20,0,0,,2275,4749,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,

-68.18252785946251,44.329245507012907,10431,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:21.36-04,21.31,16.1,-1.51646,-1.37587,-2.65658,Clear,20,0,0,,2275,4750,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252785946251,44.329245507012907,10432,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:22.434-04,21.31,16.1,-1.52707,-1.5519,-2.82439,Clear,20,0,0,,2275,4751,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252785946251,44.329245507012907,10433,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:23.49-04,21.31,16.1,-1.53888,-0.622661,-1.92148,Clear,20,0,0,,2275,4752,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252785946251,44.329245507012907,10434,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:24.489-04,21.31,16.1,-1.53582,-1.50048,-2.76529,Clear,20,0,0,,2275,4753,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252785946251,44.329245507012907,10435,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:25.571-04,21.3,16.1,-1.53245,-1.29738,-2.58654,Clear,20,0,0,,2275,4754,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252785946251,44.329245507012907,10436,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:26.382-04,21.3,16.1,-1.50672,-1.21382,-2.52208,Clear,20,0,0,,2275,4755,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252785946251,44.329245507012907,10437,-14.08,6,8,2014-07-22 00:52:27.484-04,21.3,16.1,-1.53893,-1.45752,-2.73353,Clear,20,0,0,,2275,4756,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182516877061957,44.329250354305465,10438,-14.7873,8,7,2014-07-22 00:52:28.638-04,21.3,16.1,-1.5117,-1.30547,-2.60377,Clear,20,0,0,,2275,4757,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182516877061957,44.329250354305465,10439,-14.7873,8,7,2014-07-22 00:52:29.517-04,21.3,16.1,-1.50583,-1.31888,-2.61573,Clear,20,0,0,,2275,4758,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182516877061957,44.329250354305465,10440,-14.7873,8,7,2014-07-22 00:52:30.538-04,21.3,16.1,-1.52501,-1.85963,-3.10748,Clear,20,0,0,,2275,4759,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182516877061957,44.329250354305465,10441,-14.7873,8,7,2014-07-22 00:52:31.872-04,21.3,16.1,-1.51011,-1.52639,-2.81388,Clear,20,0,0,,2275,4760,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18250099388149,44.32925628763396,10442,-15.277,8,7,2014-07-22 00:52:32.311-04,21.3,16.1,-1.53201,-1.44549,-2.72014,Clear,20,0,0,,2275,4761,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18250099388149,44.32925628763396,10443,-15.277,8,7,2014-07-22 00:52:38.064-04,21.28,16.1,-1.51795,-1.09803,-2.60003,Clear,20,0,0,,2275,4762,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182491235828422,44.329262090691273,10444,-16.6222,6,7,2014-07-22 00:52:42.161-04,21.29,16.1,-1.54501,-1.83883,2.95122,Clear,20,0,0,,2275,4763,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182480712671619,44.329267754061043,10445,-17.1755,8,7,2014-07-22 00:52:43.63-04,21.3,16.1,-1.53789,-1.96657,2.83327,Clear,20,0,0,,2275,4764,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182480712671619,44.329267754061043,10446,-17.1755,8,7,2014-07-22 00:52:44.742-04,21.3,16.1,-1.52999,-2.16468,2.6476,Clear,20,0,0,,2275,4765,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182480712671619,44.329267754061043,10447,-17.1755,8,7,2014-07-22 00:52:45.602-04,21.3,16.1,-1.50982,-2.01448,2.7866,Clear,20,0,0,,2275,4766,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182480712671619,44.329267754061043,10448,-17.1755,8,7,2014-07-22 00:52:48.011-04,21.29,16.1,-1.47475,-1.6468,-3.13857,Clear,20,0,0,,2275,4767,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182480712671619,44.329267754061043,10449,-17.1755,8,7,2014-07-22 00:52:48.52-04,21.29,16.1,-1.49481,-2.00019,2.84155,Clear,20,0,0,,2275,4768,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182511490626283,44.32926702636498,10450,-18.1596,8,7,2014-07-22 00:52:52.328-04,21.28,16.1,-1.5119,-2.20775,2.58639,Clear,20,0,0,,2275,4769,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182511490626283,44.32926702636498,10451,-18.1596,8,7,2014-07-22 00:52:52.543-04,21.28,16.1,-1.53935,-1.44084,-2.99347,Clear,20,0,0,,2275,4770,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252338064498,44.329255509885826,10452,-17.7491,8,7,2014-07-22 00:52:59.01-04,21.29,16.1,-1.52187,-1.62397,3.1093,Clear,20,0,0,,2275,4771,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18252338064498,44.329255509885826,10453,-17.7491,8,7,2014-07-22 00:52:59.672-04,21.29,16.1,-1.53827,-0.191747,-1.79119,Clear,20,0,0,,2275,4772,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182517332390844,44.32924527093796,10454,-17.3975,8,7,2014-07-22 00:53:00.527-04,21.28,16.1,-1.45224,-0.865767,-2.54561,Clear,20,0,0,,2275,4773,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182517332390844,44.32924527093796,10455,-17.3975,8,7,2014-07-22 00:53:05.398-04,21.27,16.1,-1.50618,-2.75616,1.96859,Clear,20,0,0,,2275,4774,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182517332390844,44.32924527093796,10456,-17.3975,8,7,2014-07-22 00:53:06.545-04,21.27,16.1,-1.50724,-2.05979,2.58702,Clear,20,0,0,,2275,4775,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182517332390844,44.32924527093796,10457,-17.3975,8,7,2014-07-22 00:53:07.463-04,21.27,16.1,-1.5187,-2.54957,2.13772,Clear,20,0,0,,2275,4776,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182517332390844,44.32924527093796,10458,-17.3975,8,7,2014-07-22 00:53:08.627-04,21.27,16.1,-1.53821,-2.0517,2.60792,Clear,20,0,0,,2275,4777,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182517332390844,44.32924527093796,10459,-17.3975,8,7,2014-07-22 00:53:09.92-04,21.27,16.1,-1.52142,-2.19752,2.49733,Clear,20,0,0,,2275,4778,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182517332390844,44.32924527093796,10460,-17.3975,8,7,2014-07-22 00:53:10.729-04,21.27,16.1,-1.51219,-2.60299,2.12883,Clear,20,0,0,,2275,4779,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182517332390844,44.32924527093796,10461,-17.3975,8,7,2014-07-22 00:53:11.558-04,21.27,16.1,-1.46212,-1.88257,2.81554,Clear,20,0,0,,2275,4780,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182513927612149,44.329236257489264,10462,-17.2792,6,8,2014-07-22 00:53:20.752-04,21.3,16.1,-1.50509,1.84616,2.13817,Clear,20,0,0,,2275,4781,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182513927612149,44.329236257489264,10463,-17.2792,6,8,2014-07-22 00:53:21.745-04,21.28,16.1,-1.51614,2.22455,2.4014,Clear,20,0,0,,2275,4782,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182513927612149,44.329236257489264,10464,-17.2792,6,8,2014-07-22 00:53:22.756-04,21.28,16.1,-1.4984,2.8645,2.96359,Clear,20,0,0,,2275,4783,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182513927612149,44.329236257489264,10465,-17.2792,6,8,2014-07-22 00:53:23.627-04,21.28,16.1,-1.52722,2.3603,2.54411,Clear,20,0,0,,2275,4784,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18248995732489,44.329218562743229,10466,-16.2838,6,8,2014-07-22 00:53:26.451-04,21.25,16.1,-1.4984,-3.05728,-1.58977,Clear,20,0,0,,2275,4785,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18248995732489,44.329218562743229,10467,-16.2838,6,8,2014-07-22 00:53:26.91-04,21.25,16.1,-1.46914,2.14414,-2.52849,Clear,20,0,0,,2275,4786,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18248995732489,44.329218562743229,10468,-16.2838,6,8,2014-07-22 00:53:27.645-04,21.25,16.1,-1.51794,-3.11395,-1.53078,Clear,20,0,0,,2275,4787,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.18248995732489,44.329218562743229,10469,-16.2838,6,8,2014-07-22 00:53:28.763-04,21.24,16.1,-1.48771,-2.9223,-1.54705,Clear,20,0,0,,2275,4788,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182505936166592,44.329220069453172,10470,-16.1824,4,8,2014-07-22 00:53:32.284-04,21.25,16.1,-1.5575,-2.74131,-0.290505,Clear,20,0,0,,2275,4789,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182505936166592,44.329220069453172,10471,-16.1824,4,8,2014-07-22 00:53:32.777-04,21.25,16.1,-1.53135,1.74056,-2.1413,Clear,20,0,0,,2275,4790,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182520535247093,44.329222272020552,10472,-16.1917,6,8,2014-07-22 00:53:36.443-04,21.23,16.1,-1.53661,-1.93686,1.49497,Clear,20,0,0,,2275,4791,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182520535247093,44.329222272020552,10473,-16.1917,6,8,2014-07-22 00:53:36.687-04,21.23,16.1,-1.55269,-1.11143,2.27662,Clear,20,0,0,,2275,4792,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182520535247093,44.329222272020552,10474,-16.1917,6,8,2014-07-22 00:53:37.7-04,21.23,16.1,-1.51798,-2.16649,1.27383,Clear,20,0,0,,2275,4793,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10475,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:43.289-04,21.27,16.1,-1.49928,3.11648,1.62352,Clear,20,0,0,,2275,4794,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10476,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:43.843-04,21.27,16.1,-1.52079,-2.75811,1.98613,Clear,20,0,0,,2275,4795,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10477,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:44.905-04,21.27,16.1,-1.52986,-2.47187,2.24403,Clear,20,0,0,,2275,4796,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10478,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:46.802-04,21.29,16.1,-1.53659,-2.70896,3.13814,Clear,20,0,0,,2275,4797,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10479,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:47.965-04,21.29,16.1,-1.51948,-2.98832,-2.90414,Clear,20,0,0,,2275,4798,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10480,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:48.912-04,21.29,16.1,-1.51396,-3.00094,-3.01551,Clear,20,0,0,,2275,4799,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10481,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:49.88-04,21.29,16.1,-1.56012,1.4107,1.545,Clear,20,0,0,,2275,4800,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10482,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:50.869-04,21.29,16.1,-1.5043,-2.17925,-1.4617,Clear,20,0,0,,2275,4801,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10483,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:51.786-04,21.29,16.1,-1.54856,-2.57216,-1.56379,Clear,20,0,0,,2275,4802,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10484,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:52.73-04,21.26,16.1,-1.52547,2.99567,-2.49983,Clear,20,0,0,,2275,4803,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10485,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:53:55.795-04,21.26,16.1,-1.52923,-0.25501,0.322396,Clear,20,0,0,,2275,4804,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182532914477363,44.329218618883395,10486,-16.1611,8,8,2014-07-22 00:54:07.441-04,21.25,16.1,-1.49466,2.67545,-1.77903,Clear,20,0,0,,2275,4805,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182541581546417,44.329225861168823,10487,-15.8595,6,8,2014-07-22 00:54:19.808-04,21.27,16.1,-1.51707,2.92402,-1.05064,Clear,20,0,0,,2275,4806,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182541581546417,44.329225861168823,10488,-15.8595,6,8,2014-07-22 00:54:20.81-04,21.25,16.1,-1.45748,-3.01605,-0.712206,Clear,20,0,0,,2275,4807,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182541581546417,44.329225861168823,10489,-15.8595,6,8,2014-07-22 00:54:27.716-04,21.26,16.1,-1.45833,2.49735,-1.35797,Clear,20,0,0,,2275,4808,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182541581546417,44.329225861168823,10490,-15.8595,6,8,2014-07-22 00:54:28.935-04,21.26,16.1,-1.48768,2.40435,-1.36306,Clear,20,0,0,,2275,4809,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182541581546417,44.329225861168823,10491,-15.8595,6,8,2014-07-22 00:54:29.969-04,21.26,16.1,-1.49149,2.55962,-1.19595,Clear,20,0,0,,2275,4810,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
0,0,10492,0,0,0,2014-07-22 00:56:29.314-04,21.21,15.4,-1.54563,0.439139,-2.13241,Clear,20,0,0,,2275,8492,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182926073232366,44.329477073868439,10493,-75.9478,48,7,2014-07-22 00:56:39.462-04,21.22,15.4,-1.51985,-0.00400614,-2.57962,Clear,20,0,0,,2275,8493,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10494,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:00.472-04,21.32,15.7,-1.52567,-1.49261,-2.52877,Clear,20,0,0,,2275,8494,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10495,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:01.616-04,21.32,15.7,-1.50757,-2.88507,2.47365,Clear,20,0,0,,2275,8495,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10496,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:02.7-04,21.35,15.4,-1.55176,-1.37405,-2.42627,Clear,20,0,0,,2275,8496,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10497,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:03.67-04,21.35,15.4,-1.54301,-1.35591,-2.43396,Clear,20,0,0,,2275,8497,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10498,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:04.736-04,21.35,15.4,-1.52689,0.130763,-1.0027,Clear,20,0,0,,2275,8498,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10499,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:05.614-04,21.35,15.4,-1.53764,0.177808,-0.876828,Clear,20,0,0,,2275,8499,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10500,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:06.451-04,21.33,15.7,-1.53337,1.72041,0.771764,Clear,20,0,0,,2275,8500,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10501,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:18.31-04,21.35,15.7,-1.48118,-1.10677,-2.31458,Clear,20,0,0,,2275,8501,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10502,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:19.309-04,21.35,15.4,-1.44959,-2.74488,2.62683,Clear,20,0,0,,2275,8502,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.182617245444206,44.32931676018951,10503,-31.831,6,7,2014-07-22 00:57:20.194-04,21.32,15.4,-1.51354,0.625651,-0.472289,Clear,20,0,0,,2275,8503,3f36384799636042,0,0,0.5,4,41,
-68.337707854807377,44.222279204986989,10504,-4.29999,5,9,2014-07-25 23:19:26.309-04,21.27,19,-1.49144,0.20845,0.735915,Clear,23,0,0,,2275,8866,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337727300822735,44.222298734821379,10505,-4.20001,5,9,2014-07-25 23:19:32.004-04,21.24,19,-1.48984,0.786514,1.99716,Clear,23,0,0,,2275,8867,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337733587250113,44.222310888580978,10506,-4,5,9,2014-07-25 23:19:36.04-04,21.21,19,-1.52452,-0.178727,1.462,Clear,23,0,0,,2275,8868,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337733587250113,44.222310888580978,10507,-4,5,9,2014-07-25 23:19:38.762-04,21.22,19,-1.50586,0.323001,2.23763,Clear,23,0,0,,2275,8869,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337733587250113,44.222310888580978,10508,-4,5,9,2014-07-25 23:19:41.702-04,21.23,19,-1.55775,2.81674,-1.45171,Clear,23,0,0,,2275,8870,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337733587250113,44.222310888580978,10509,-4,5,9,2014-07-25 23:19:45.71-04,21.25,19,-1.53331,-0.10913,2.64327,Clear,23,0,0,,2275,8871,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337733587250113,44.222310888580978,10510,-4,5,9,2014-07-25 23:19:47.619-04,21.25,19,-1.45705,0.219343,-2.84325,Clear,23,0,0,,2275,8872,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337733587250113,44.222310888580978,10511,-4,5,9,2014-07-25 23:19:48.948-04,21.27,19,-1.48166,0.0914288,-2.11477,Clear,23,0,0,,2275,8873,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337733587250113,44.222310888580978,10512,-4,5,9,2014-07-25 23:19:52.977-04,21.31,19,-1.50165,-0.571055,-1.04852,Clear,23,0,0,,2275,8874,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337751189246774,44.2223149118945,10513,-4.20001,5,9,2014-07-25 23:19:56.86-04,21.3,19,-1.43219,-2.61201,-2.50413,Clear,23,0,0,,2275,8875,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337028082460165,44.222553293220699,10514,3.79999,5,9,2014-07-25 23:21:06.446-04,21.22,18.6,-1.52971,-0.098274,1.31415,Clear,23,0,0,,2275,8876,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337028082460165,44.222553293220699,10515,3.79999,5,9,2014-07-25 23:21:09.376-04,21.2,18.6,-1.56164,-1.1103,0.830906,Clear,23,0,0,,2275,8877,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337028082460165,44.222553293220699,10516,3.79999,5,9,2014-07-25 23:21:12.53-04,21.21,18.6,-1.53881,0.697557,1.35105,Clear,23,0,0,,2275,8878,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337028082460165,44.222553293220699,10517,3.79999,5,9,2014-07-25 23:21:18.548-04,21.21,18.6,-1.53884,2.4466,3.09732,Clear,23,0,0,,2275,8879,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.338278662413359,44.226547521539032,10518,7.10001,10,10,2014-07-25 23:23:22.939-04,21.26,18.6,-1.5489,-0.378884,0.829587,Clear,23,0,0,,2275,8880,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.338278662413359,44.226547521539032,10519,7.10001,10,10,2014-07-25 23:23:27.629-04,21.26,18.6,-1.41339,-0.451968,-0.279198,Clear,23,0,0,,2275,8881,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.338278662413359,44.226547521539032,10520,7.10001,10,10,2014-07-25 23:23:31.758-04,21.3,18.6,-1.47025,-0.244519,-1.28818,Clear,23,0,0,,2275,8882,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.338902276009321,44.227458382956684,10521,10.9,5,9,2014-07-25 23:24:28.842-04,21.21,18.6,-1.50033,-0.0578929,0.997403,Clear,23,0,0,,2275,8883,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.338902276009321,44.227458382956684,10522,10.9,5,9,2014-07-25 23:24:32.466-04,21.22,18.6,-1.45823,-0.262585,1.93648,Clear,23,0,0,,2275,8884,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.338902276009321,44.227458382956684,10523,10.9,5,9,2014-07-25 23:24:37.485-04,21.21,18.6,-1.45968,0.0376198,-2.33479,Clear,23,0,0,,2275,8885,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.338902276009321,44.227458382956684,10524,10.9,5,9,2014-07-25 23:24:39.364-04,21.26,18.6,-1.48728,-0.0492175,-1.02383,Clear,23,0,0,,2275,8886,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.338902276009321,44.227458382956684,10525,10.9,5,9,2014-07-25 23:24:41.92-04,21.29,18.6,-1.46143,0.19068,0.282018,Clear,23,0,0,,2275,8887,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.338902276009321,44.227458382956684,10526,10.9,5,9,2014-07-25 23:24:46.553-04,21.26,18.6,-1.45362,-0.244584,0.377451,Clear,23,0,0,,2275,8888,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.339414326474071,44.228768683969975,10527,12.6,10,9,2014-07-25 23:25:37.658-04,21.27,19,-1.4518,0.171349,-0.807,Clear,23,0,0,,2275,8889,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.339414326474071,44.228768683969975,10528,12.6,10,9,2014-07-25 23:25:40.07-04,21.29,19,-1.43415,0.331683,2.87038,Clear,23,0,0,,2275,8890,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.339414326474071,44.228768683969975,10529,12.6,10,9,2014-07-25 23:25:42.3-04,21.26,19,-1.5291,-0.196191,2.18441,Clear,23,0,0,,2275,8891,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.339414326474071,44.228768683969975,10530,12.6,10,9,2014-07-25 23:25:44.474-04,21.26,19,-1.46525,-0.0393793,1.88761,Clear,23,0,0,,2275,8892,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.339414326474071,44.228768683969975,10531,12.6,10,9,2014-07-25 23:25:45.85-04,21.23,19,-1.44933,2.60099,-2.34558,Clear,23,0,0,,2275,8893,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.339414326474071,44.228768683969975,10532,12.6,10,9,2014-07-25 23:25:49.298-04,21.21,19,-1.5014,-0.116308,0.973283,Clear,23,0,0,,2275,8894,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.339414326474071,44.228768683969975,10533,12.6,10,9,2014-07-25 23:25:51.361-04,21.21,19,-1.42452,0.312646,0.992054,Clear,23,0,0,,2275,8895,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337549855932593,44.230664544738829,10534,17.6,5,10,2014-07-25 23:27:27.784-04,21.18,19,-1.54998,-1.37581,-1.00418,Clear,23,0,0,,2275,8896,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337549855932593,44.230664544738829,10535,17.6,5,10,2014-07-25 23:27:28.824-04,21.22,19,-1.54989,-0.194983,0.391759,Clear,23,0,0,,2275,8897,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337549855932593,44.230664544738829,10536,17.6,5,10,2014-07-25 23:27:34.838-04,21.22,19.3,-1.54386,-0.320183,0.966717,Clear,23,0,0,,2275,8898,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337549855932593,44.230664544738829,10537,17.6,5,10,2014-07-25 23:27:35.962-04,21.21,19.3,-1.54385,1.25217,2.98317,Clear,23,0,0,,2275,8899,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337549855932593,44.230664544738829,10538,17.6,5,10,2014-07-25 23:27:41.269-04,21.23,19.3,-1.51963,0.676456,-2.33598,Clear,23,0,0,,2275,8900,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.337549855932593,44.230664544738829,10539,17.6,5,10,2014-07-25 23:27:44.37-04,21.23,19.3,-1.44301,-0.0827459,-1.46979,Clear,23,0,0,,2275,8901,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.335370812565088,44.23100174870342,10540,16.1,10,7,2014-07-25 23:28:37.942-04,21.23,19.3,-1.53037,1.98982,-2.89205,Clear,23,0,0,,2275,8902,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.335370812565088,44.23100174870342,10541,16.1,10,7,2014-07-25 23:28:40.125-04,21.23,19.3,-1.45252,-2.35698,-1.85638,Clear,23,0,0,,2275,8903,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.335370812565088,44.23100174870342,10542,16.1,10,7,2014-07-25 23:28:41.86-04,21.24,19.3,-1.53261,-1.79149,-1.95923,Clear,23,0,0,,2275,8904,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.335370812565088,44.23100174870342,10543,16.1,10,7,2014-07-25 23:28:44.98-04,21.27,19.3,-1.48722,2.49794,1.12048,Clear,23,0,0,,2275,8905,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10544,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:20.209-04,21.29,21.2,-1.47242,-1.57145,-1.47022,Clear,23,0,0,,2275,8906,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10545,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:23.319-04,21.27,21.2,-1.53694,1.81715,2.70239,Clear,23,0,0,,2275,8907,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10546,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:28.366-04,21.26,21.2,-1.45518,0.833724,2.22276,Clear,23,0,0,,2275,8908,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10547,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:30.698-04,21.25,21.2,-1.52516,1.48905,2.79053,Clear,23,0,0,,2275,8909,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10548,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:33.084-04,21.25,21.2,-1.43673,-2.38134,-1.64509,Clear,23,0,0,,2275,8910,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10549,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:35.469-04,21.25,21.2,-1.48855,3.08823,-2.86344,Clear,23,0,0,,2275,8911,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10550,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:37.491-04,21.26,21.2,-1.52453,-2.97792,3.12037,Clear,23,0,0,,2275,8912,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10551,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:39.424-04,21.27,21.2,-1.48691,-2.3228,-3.01536,Clear,23,0,0,,2275,8913,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10552,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:41.483-04,21.27,21.2,-1.47843,-2.22467,2.49802,Clear,23,0,0,,2275,8914,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10553,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:43.822-04,21.27,21.2,-1.36161,-2.83036,2.00288,Clear,23,0,0,,2275,8915,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10554,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:46.085-04,21.26,21.2,-1.42834,2.29747,-1.89717,Clear,23,0,0,,2275,8916,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.325539343059063,44.231730974279344,10555,-13.5,5,8,2014-07-25 23:38:47.678-04,21.26,21.2,-1.48859,2.21445,-2.17283,Clear,23,0,0,,2275,8917,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10556,-12.9,5,9,2014-07-25 23:40:45.424-04,21.27,21.2,-1.46664,-2.94492,-2.50238,Clear,23,0,0,,2275,8918,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10557,-12.9,5,9,2014-07-25 23:40:47.024-04,21.28,21.2,-1.46801,2.89615,-2.64964,Clear,23,0,0,,2275,8919,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10558,-12.9,5,9,2014-07-25 23:40:49.866-04,21.27,21.2,-1.42031,-2.83762,-1.65012,Clear,23,0,0,,2275,8920,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10559,-12.9,5,9,2014-07-25 23:40:51.938-04,21.27,21.2,-1.38916,-2.65861,-1.06389,Clear,23,0,0,,2275,8921,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10560,-12.9,5,9,2014-07-25 23:40:53.991-04,21.28,21.2,-1.40294,-2.56782,-0.481645,Clear,23,0,0,,2275,8922,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10561,-12.9,5,9,2014-07-25 23:40:55.962-04,21.28,21.2,-1.46036,2.59461,-1.29827,Clear,23,0,0,,2275,8923,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10562,-12.9,5,9,2014-07-25 23:40:57.161-04,21.29,21.2,-1.50041,1.98367,-1.58783,Clear,23,0,0,,2275,8924,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10563,-12.9,5,9,2014-07-25 23:41:01.753-04,21.29,21.2,-1.40058,2.45922,1.33377,Clear,23,0,0,,2275,8925,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10564,-12.9,5,9,2014-07-25 23:41:05.94-04,21.29,21.2,-1.45133,3.00407,2.36057,Clear,23,0,0,,2275,8926,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10565,-12.9,5,9,2014-07-25 23:41:09.223-04,21.28,21.2,-1.48109,3.09549,2.75132,Clear,23,0,0,,2275,8927,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10566,-12.9,5,9,2014-07-25 23:41:11.165-04,21.27,21.2,-1.50966,-2.79991,-2.74903,Clear,23,0,0,,2275,8928,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10567,-12.9,5,9,2014-07-25 23:41:39.936-04,21.28,21.2,-1.47157,-0.610569,-0.575266,Clear,23,0,0,,2275,8929,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10568,-12.9,5,9,2014-07-25 23:41:41.395-04,21.28,21.2,-1.50086,-0.43617,-0.00920671,Clear,23,0,0,,2275,8930,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10569,-12.9,5,9,2014-07-25 23:41:43.102-04,21.29,21.2,-1.55029,-1.57393,-0.900723,Clear,23,0,0,,2275,8931,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10570,-12.9,5,9,2014-07-25 23:41:45.048-04,21.29,21.2,-1.46516,-1.17633,-0.360401,Clear,23,0,0,,2275,8932,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318960554897785,44.235487575642765,10571,-12.9,5,9,2014-07-25 23:41:47.143-04,21.27,21.2,-1.48152,2.97592,-2.34838,Clear,23,0,0,,2275,8933,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318687221035361,44.23559951595962,10572,-10.7,5,9,2014-07-25 23:42:32.277-04,21.28,21.2,-1.45632,-1.6427,-1.18112,Clear,23,0,0,,2275,8934,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318687221035361,44.23559951595962,10573,-10.7,5,9,2014-07-25 23:42:36.765-04,21.26,20.9,-1.49511,-0.938228,-0.275004,Clear,23,0,0,,2275,8935,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318687221035361,44.23559951595962,10574,-10.7,5,9,2014-07-25 23:42:38.546-04,21.26,20.9,-1.50583,-1.19083,-0.225701,Clear,23,0,0,,2275,8936,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318687221035361,44.23559951595962,10575,-10.7,5,9,2014-07-25 23:42:44.518-04,21.26,20.9,-1.48155,-1.99459,-0.113558,Clear,23,0,0,,2275,8937,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318687221035361,44.23559951595962,10576,-10.7,5,9,2014-07-25 23:42:48.193-04,21.29,20.9,-1.52939,1.67185,-2.24008,Clear,23,0,0,,2275,8938,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318687221035361,44.23559951595962,10577,-10.7,5,9,2014-07-25 23:42:51.515-04,21.29,20.9,-1.53383,-2.68029,1.79835,Clear,23,0,0,,2275,8939,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.318687221035361,44.23559951595962,10578,-10.7,5,9,2014-07-25 23:42:55.364-04,21.31,20.9,-1.50622,-0.518785,-1.48216,Clear,23,0,0,,2275,8940,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,42,
-68.310427190735936,44.238881911151111,10579,-16.6,5,9,2014-07-25 23:45:26.931-04,21.25,20.6,-1.4128,2.57689,-3.05881,Clear,23,0,0,,2275,8941,3f2e7df795e79c66,1,0,0.1,4,42,
-68.310389555990696,44.238894400186837,10580,-16.8,5,9,2014-07-25 23:45:30.928-04,21.25,20.6,-1.3394,-0.798061,-0.434117,Clear,23,0,0,,2275,8942,3f2e7df795e79c66,1,1,0.1,4,42,
-68.310389555990696,44.238894400186837,10581,-16.8,5,9,2014-07-25 23:46:06.574-04,21.25,20.6,-1.51473,-1.27306,0.215313,Clear,23,0,0,,2275,8943,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.310389555990696,44.238894400186837,10582,-16.8,5,9,2014-07-25 23:46:08.821-04,21.22,20.6,-1.54165,-0.276822,0.952565,Clear,23,0,0,,2275,8944,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.309894436970353,44.23903844319284,10583,-14.7,5,9,2014-07-25 23:46:11.132-04,21.24,20.6,-1.47939,2.60767,-2.91327,Clear,23,0,0,,2275,8945,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.309880690649152,44.23904095776379,10584,-14.8,5,9,2014-07-25 23:46:14.596-04,21.24,20.6,-1.53571,2.78175,2.87982,Clear,23,0,0,,2275,8946,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.303125882521272,44.238762343302369,10585,-13.5,5,10,2014-07-25 23:48:10.636-04,21.25,20.3,-1.50917,0.133713,0.838249,Clear,23,0,0,,2275,8947,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.303125882521272,44.238762343302369,10586,-13.5,5,10,2014-07-25 23:48:14.321-04,21.24,20.3,-1.52175,0.428341,1.77871,Clear,23,0,0,,2275,8948,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.303125882521272,44.238762343302369,10587,-13.5,5,10,2014-07-25 23:48:18.09-04,21.24,20.3,-1.55405,-0.242209,1.42722,Clear,23,0,0,,2275,8949,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.303125882521272,44.238762343302369,10588,-13.5,5,10,2014-07-25 23:48:21.238-04,21.25,20.3,-1.49053,-0.256756,1.8489,Clear,23,0,0,,2275,8950,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.303125882521272,44.238762343302369,10589,-13.5,5,10,2014-07-25 23:48:22.647-04,21.25,20.3,-1.45941,0.599234,-2.93245,Clear,23,0,0,,2275,8951,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.303125882521272,44.238762343302369,10590,-13.5,5,10,2014-07-25 23:48:24.022-04,21.25,20.3,-1.44819,0.786142,-2.34247,Clear,23,0,0,,2275,8952,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.303125882521272,44.238762343302369,10591,-13.5,5,10,2014-07-25 23:48:25.056-04,21.25,20.3,-1.40639,0.497875,-1.54997,Clear,23,0,0,,2275,8953,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.29931722953915,44.243251732550561,10592,-16.8,5,10,2014-07-25 23:49:53.254-04,21.21,20.3,-1.51713,3.06372,-1.69605,Clear,23,0,0,,2275,8954,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.29931722953915,44.243251732550561,10593,-16.8,5,10,2014-07-25 23:49:55.648-04,21.22,20.3,-1.51715,-0.366529,2.12496,Clear,23,0,0,,2275,8955,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.29931722953915,44.243251732550561,10594,-16.8,5,10,2014-07-25 23:49:58.576-04,21.23,20.3,-1.5054,-2.12386,3.035,Clear,23,0,0,,2275,8956,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.29931722953915,44.243251732550561,10595,-16.8,5,10,2014-07-25 23:50:02.207-04,21.24,20.3,-1.56508,-0.785398,-1.03088,Clear,23,0,0,,2275,8957,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.29931722953915,44.243251732550561,10596,-16.8,5,10,2014-07-25 23:50:05.519-04,21.23,20.3,-1.53658,-1.2131,-0.83755,Clear,23,0,0,,2275,8958,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.29931722953915,44.243251732550561,10597,-16.8,5,10,2014-07-25 23:50:08.247-04,21.23,20.3,-1.46505,1.71332,2.65092,Clear,23,0,0,,2275,8959,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.297877302393317,44.255399415269494,10598,-4.39999,5,10,2014-07-25 23:53:05.472-04,21.15,20.3,-1.49726,-3.03189,-2.80912,Clear,23,0,0,,2275,8960,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.297877302393317,44.255399415269494,10599,-4.39999,5,10,2014-07-25 23:53:09.095-04,21.15,20.3,-1.54957,1.77059,2.48058,Clear,23,0,0,,2275,8961,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.297877302393317,44.255399415269494,10600,-4.39999,5,10,2014-07-25 23:53:12.384-04,21.15,20.3,-1.45244,3.14105,-1.66952,Clear,23,0,0,,2275,8962,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.297877302393317,44.255399415269494,10601,-4.39999,5,10,2014-07-25 23:53:15.819-04,21.16,20.3,-1.49537,-2.43416,-0.319851,Clear,23,0,0,,2275,8963,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.297877302393317,44.255399415269494,10602,-4.39999,5,10,2014-07-25 23:53:18.347-04,21.16,20.6,-1.43644,-3.02149,-0.623208,Clear,23,0,0,,2275,8964,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.297877302393317,44.255399415269494,10603,-4.39999,5,10,2014-07-25 23:53:20.274-04,21.15,20.6,-1.45649,3.14103,1.62876,Clear,23,0,0,,2275,8965,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.297877302393317,44.255399415269494,10604,-4.39999,5,10,2014-07-25 23:53:23.667-04,21.15,20.6,-1.4835,2.52675,2.43378,Clear,23,0,0,,2275,8966,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10605,-12.8,5,10,2014-07-25 23:54:53.358-04,21.09,20.6,-1.48058,-0.090019,-0.344439,Clear,23,0,0,,2275,8967,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10606,-12.8,5,10,2014-07-25 23:54:58.897-04,21.12,20.6,-1.55349,0.790606,1.49928,Clear,23,0,0,,2275,8968,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10607,-12.8,5,10,2014-07-25 23:55:03.538-04,21.11,20.6,-1.51609,-1.27306,2.96955,Clear,23,0,0,,2275,8969,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10608,-12.8,5,10,2014-07-25 23:55:07.098-04,21.12,20.6,-1.44524,-1.38,0.743879,Clear,23,0,0,,2275,8970,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10609,-12.8,5,10,2014-07-25 23:55:13.879-04,21.13,20.6,-1.54896,-2.76485,-0.634851,Clear,23,0,0,,2275,8971,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,

-68.301228722557425,44.258909043855965,10610,-12.8,5,10,2014-07-25 23:55:16.813-04,21.13,20.6,-1.4623,-1.19061,0.979223,Clear,23,0,0,,2275,8972,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10611,-12.8,5,10,2014-07-25 23:55:17.735-04,21.13,20.6,-1.39244,-0.801278,1.3604,Clear,23,0,0,,2275,8973,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10612,-12.8,5,10,2014-07-25 23:55:19.917-04,21.13,20.6,-1.47846,-0.660923,0.527755,Clear,23,0,0,,2275,8974,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10613,-12.8,5,10,2014-07-25 23:55:24.713-04,21.11,20.6,-1.4645,0.19068,0.383618,Clear,23,0,0,,2275,8975,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10614,-12.8,5,10,2014-07-25 23:55:27.886-04,21.1,20.6,-1.54109,0.788523,0.138566,Clear,23,0,0,,2275,8976,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.301228722557425,44.258909043855965,10615,-12.8,5,10,2014-07-25 23:55:30.627-04,21.12,20.6,-1.49438,-1.96251,2.88165,Clear,23,0,0,,2275,8977,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.30996417440474,44.266441357322037,10616,-2.10001,5,9,2014-07-25 23:57:42.418-04,20.89,20.6,-1.50899,-0.927504,-1.01688,Clear,23,0,0,,2275,8978,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.30996417440474,44.266441357322037,10617,-2.10001,5,9,2014-07-25 23:57:49.58-04,20.9,20.6,-1.52492,2.03507,3.01981,Clear,23,0,0,,2275,8979,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.30996417440474,44.266441357322037,10618,-2.10001,5,9,2014-07-25 23:57:56.078-04,20.92,20.9,-1.53333,0.864559,-0.983507,Clear,23,0,0,,2275,8980,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.30996417440474,44.266441357322037,10619,-2.10001,5,9,2014-07-25 23:58:00.981-04,20.91,20.6,-1.50593,-3.08021,3.04897,Clear,23,0,0,,2275,8981,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.323446968570352,44.268048754893243,10620,4.5,10,8,2014-07-26 00:01:08.245-04,20.92,21.5,-1.49373,2.92228,0.865333,Clear,23,0,0,,2275,8982,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.323446968570352,44.268048754893243,10621,4.5,10,8,2014-07-26 00:01:15.459-04,20.92,21.5,-1.45935,-2.99516,-1.64962,Clear,23,0,0,,2275,8983,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.323446968570352,44.268048754893243,10622,4.5,10,8,2014-07-26 00:01:19.016-04,20.92,21.5,-1.41721,2.54607,-1.34728,Clear,23,0,0,,2275,8984,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.323446968570352,44.268048754893243,10623,4.5,10,8,2014-07-26 00:01:21.992-04,20.93,21.5,-1.39255,-3.09549,-0.683728,Clear,23,0,0,,2275,8985,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.32617100328207,44.27183888386935,10624,-8.89999,5,9,2014-07-26 00:04:21.879-04,20.67,22.2,-1.41776,-0.186649,1.56608,Clear,23,0,0,,2275,8986,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.32617100328207,44.27183888386935,10625,-8.89999,5,9,2014-07-26 00:04:24.945-04,20.66,22.2,-1.45804,-0.414213,1.76311,Clear,23,0,0,,2275,8987,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.32617100328207,44.27183888386935,10626,-8.89999,5,9,2014-07-26 00:04:27.002-04,20.7,22.2,-1.41908,0.365756,-3.0931,Clear,23,0,0,,2275,8988,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.32617100328207,44.27183888386935,10627,-8.89999,5,9,2014-07-26 00:04:29.823-04,20.71,22.2,-1.53721,-0.983396,2.69961,Clear,23,0,0,,2275,8989,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.32617100328207,44.27183888386935,10628,-8.89999,5,9,2014-07-26 00:04:32.606-04,20.69,22.2,-1.50917,0.340399,0.444624,Clear,23,0,0,,2275,8990,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.326809369027615,44.283892270177603,10629,-7.5,5,9,2014-07-26 00:07:36.345-04,20.55,21.5,-1.51395,0.529613,0.969112,Clear,23,0,0,,2275,8991,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.326809369027615,44.283892270177603,10630,-7.5,5,9,2014-07-26 00:07:38.026-04,20.56,21.5,-1.38245,0.444867,1.62275,Clear,23,0,0,,2275,8992,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.326809369027615,44.283892270177603,10631,-7.5,5,9,2014-07-26 00:07:49.382-04,20.62,21.5,-1.46155,0.000579039,1.98911,Clear,23,0,0,,2275,8993,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.326809369027615,44.283892270177603,10632,-7.5,5,9,2014-07-26 00:07:50.868-04,20.63,21.5,-1.42715,1.24029,-2.777,Clear,23,0,0,,2275,8994,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.326809369027615,44.283892270177603,10633,-7.5,5,9,2014-07-26 00:07:52.679-04,20.6,21.5,-1.49926,0.969628,-2.62994,Clear,23,0,0,,2275,8995,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.31346713937819,44.276590081863105,10634,-20.6,5,0,2014-07-26 00:12:03.844-04,20.55,22.5,-1.44829,-1.31055,0.0384636,Clear,23,0,0,,2275,4418,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.31346713937819,44.276590081863105,10635,-20.6,5,0,2014-07-26 00:12:12.726-04,20.52,22.5,-1.45716,-0.669556,1.74738,Clear,23,0,0,,2275,4419,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.313489435240626,44.276627171784639,10636,-19.5,5,8,2014-07-26 00:12:16.14-04,20.56,22.5,-1.47891,-0.141272,1.83034,Clear,23,0,0,,2275,4420,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.313481556251645,44.276618203148246,10637,-19.2,5,8,2014-07-26 00:12:18.883-04,20.52,22.5,-1.37905,0.202785,1.81909,Clear,23,0,0,,2275,4421,3f2e7df795e79c66,0,0,0.1,4,42,
-68.246705517335357,44.312446612521022,10940,105.515,12,0,2014-07-22 22:51:02.089-04,21.4,19.6,-1.55792,-1.1553,1.01229,Clear,22,0,0,,2275,963,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.246705517335357,44.312446612521022,10941,105.515,12,0,2014-07-22 22:51:06.592-04,21.4,19.6,-1.43856,-1.58061,0.720651,Clear,22,0,0,,2275,964,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.246705517335357,44.312446612521022,10942,105.515,12,0,2014-07-22 22:51:11.264-04,21.4,19.6,-1.45444,-2.48062,1.15381,Clear,22,0,0,,2275,965,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.246705517335357,44.312446612521022,10943,105.515,12,0,2014-07-22 22:51:15.012-04,21.48,19.6,-1.341,-2.63913,2.14754,Clear,22,0,0,,2275,966,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.24695241566225,44.312529867724798,10944,91.9412,6,9,2014-07-22 22:51:18.886-04,21.47,19.6,-1.4727,-2.33455,-3.00316,Clear,22,0,0,,2275,967,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.24695241566225,44.312529867724798,10945,91.9412,6,9,2014-07-22 22:51:23.699-04,21.43,19.6,-1.49556,-2.54825,-1.70459,Clear,22,0,0,,2275,968,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241590424952491,44.297070825755931,10946,87.7847,32,0,2014-07-22 22:54:34.697-04,21.37,19.3,-1.56332,-1.16811,2.99082,Clear,22,0,0,,2275,969,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241590424952491,44.297070825755931,10947,87.7847,32,0,2014-07-22 22:54:38.703-04,21.38,19.3,-1.40277,-2.19105,3.02137,Clear,22,0,0,,2275,970,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241937540448689,44.297215278722213,10948,59.0918,12,5,2014-07-22 22:54:41.481-04,21.38,19.3,-1.4865,-1.48062,-0.970682,Clear,22,0,0,,2275,971,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241937540448689,44.297215278722213,10949,59.0918,12,5,2014-07-22 22:54:42.872-04,21.35,19.3,-1.49896,-1.14201,-0.00331646,Clear,22,0,0,,2275,972,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241963165890596,44.297224725193125,10950,56.0585,8,6,2014-07-22 22:54:46.219-04,21.25,19.3,-1.52438,-1.19814,1.4213,Clear,22,0,0,,2275,973,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241975108481626,44.297217327835781,10951,52.7094,8,5,2014-07-22 22:54:48.827-04,21.24,19.3,-1.48965,-0.058273,2.95104,Clear,22,0,0,,2275,974,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241837254810065,44.296771359124541,10952,25.7524,8,6,2014-07-22 22:55:18.35-04,21.37,19.3,-1.49901,-1.7833,1.69398,Clear,22,0,0,,2275,975,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241593857931846,44.296281448722226,10953,-15.7672,6,9,2014-07-22 22:56:22.127-04,21.1,19,-1.54073,-0.856654,2.10859,Clear,22,0,0,,2275,976,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241604751937601,44.296287184378201,10954,-15.5969,6,9,2014-07-22 22:56:24.858-04,21.19,19,-1.53444,-0.244265,2.70221,Clear,22,0,0,,2275,977,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.241610517624622,44.296295980260965,10955,-15.5329,6,9,2014-07-22 22:56:27.362-04,21.17,19,-1.53566,-0.473506,2.49707,Clear,22,0,0,,2275,978,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.24655433637983,44.29405713171834,10956,-7.40071,8,7,2014-07-22 22:58:14.228-04,21.42,18.6,-1.53521,-0.720146,-2.58007,Clear,22,0,0,,2275,979,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.24655433637983,44.29405713171834,10957,-7.40071,8,7,2014-07-22 22:58:18.433-04,21.45,18.6,-1.49726,-2.75308,1.76217,Clear,22,0,0,,2275,980,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.24655433637983,44.29405713171834,10958,-7.40071,8,7,2014-07-22 22:58:22.095-04,21.43,18.6,-1.49598,2.73612,0.906641,Clear,22,0,0,,2275,981,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.24655433637983,44.29405713171834,10959,-7.40071,8,7,2014-07-22 22:58:29.019-04,21.42,18.6,-1.50088,-1.24492,0.831715,Clear,22,0,0,,2275,982,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.24655433637983,44.29405713171834,10960,-7.40071,8,7,2014-07-22 22:58:30.074-04,21.34,18.6,-1.49435,-0.358024,1.79932,Clear,22,0,0,,2275,983,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.24655433637983,44.29405713171834,10961,-7.40071,8,7,2014-07-22 22:58:30.862-04,21.34,18.6,-1.4373,-1.47885,0.67754,Clear,22,0,0,,2275,984,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.247202647990491,44.293860921143214,10962,8.45518,16,8,2014-07-22 22:59:14.89-04,21.23,18.6,-1.54252,-0.679512,1.49012,Clear,22,0,0,,2275,985,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.247202647990491,44.293860921143214,10963,8.45518,16,8,2014-07-22 22:59:19.326-04,21.22,18.6,-1.55198,1.22443,-0.352256,Clear,22,0,0,,2275,986,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.250551125657566,44.29343311328148,10964,5.54503,8,7,2014-07-22 23:00:37.537-04,21.42,18.6,-1.51522,-2.25821,2.34331,Clear,22,0,0,,2275,987,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.250551125657566,44.29343311328148,10965,5.54503,8,7,2014-07-22 23:00:41.702-04,21.39,18.6,-1.52382,-2.31153,1.13024,Clear,22,0,0,,2275,988,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.250551125657566,44.29343311328148,10966,5.54503,8,7,2014-07-22 23:00:44.949-04,21.31,18.6,-1.52607,-0.0541761,-2.8768,Clear,22,0,0,,2275,989,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.250551125657566,44.29343311328148,10967,5.54503,8,7,2014-07-22 23:00:48.437-04,21.29,18.6,-1.51114,2.53142,-1.42653,Clear,22,0,0,,2275,990,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.250551125657566,44.29343311328148,10968,5.54503,8,7,2014-07-22 23:00:50.8-04,21.29,18.6,-1.29053,-1.48612,-1.74876,Clear,22,0,0,,2275,991,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.253091487126412,44.293070770951978,10969,-0.445031,24,4,2014-07-22 23:02:08.991-04,21.41,18.3,-1.52485,-1.1828,2.71416,Clear,22,0,0,,2275,992,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.253091487126412,44.293070770951978,10970,-0.445031,24,4,2014-07-22 23:02:14.164-04,21.44,18.3,-1.49338,-1.61322,-3.10314,Clear,22,0,0,,2275,993,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.253165077773033,44.29317160075793,10971,-7.96598,6,8,2014-07-22 23:02:17.359-04,21.47,18.3,-1.3856,-1.06564,-1.3845,Clear,22,0,0,,2275,994,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.253165077773033,44.29317160075793,10972,-7.96598,6,8,2014-07-22 23:02:19.709-04,21.47,18.3,-1.45844,-0.411649,1.27882,Clear,22,0,0,,2275,995,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.253165077773033,44.29317160075793,10973,-7.96598,6,8,2014-07-22 23:02:24.825-04,21.31,18.3,-1.50155,-0.530641,1.96471,Clear,22,0,0,,2275,996,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.253802389579945,44.293542546806073,10974,-17.3785,6,9,2014-07-22 23:03:27.264-04,21.35,18.3,-1.47098,-0.298668,-0.944645,Clear,22,0,0,,2275,997,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.253802389579945,44.293542546806073,10975,-17.3785,6,9,2014-07-22 23:03:33.82-04,21.35,18.3,-1.45295,2.95552,1.16398,Clear,22,0,0,,2275,998,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.254203651901392,44.293418923344646,10976,-16.8222,6,8,2014-07-22 23:04:10.931-04,21.35,18.3,-1.50163,-0.689157,-1.44221,Clear,22,0,0,,2275,999,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.254203651901392,44.293418923344646,10977,-16.8222,6,8,2014-07-22 23:04:12.785-04,21.46,18.3,-1.36795,0.379256,0.222703,Clear,22,0,0,,2275,1000,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.254203651901392,44.293418923344646,10978,-16.8222,6,8,2014-07-22 23:04:15.721-04,21.46,18.3,-1.51665,-1.32162,0.337097,Clear,22,0,0,,2275,1001,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.254203651901392,44.293418923344646,10979,-16.8222,6,8,2014-07-22 23:04:18.533-04,21.41,18.3,-1.54449,-1.40008,1.26141,Clear,22,0,0,,2275,1002,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.254203651901392,44.293418923344646,10980,-16.8222,6,8,2014-07-22 23:04:19.941-04,21.32,18.3,-1.56043,-0.748062,2.007,Clear,22,0,0,,2275,1003,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.254203651901392,44.293418923344646,10981,-16.8222,6,8,2014-07-22 23:04:23.571-04,21.35,18.3,-1.49996,-1.1636,2.5104,Clear,22,0,0,,2275,1004,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.258552984664405,44.290876053497442,10982,-4.86049,12,7,2014-07-22 23:06:00.335-04,21.48,18,-1.48856,-1.02471,-2.36933,Clear,22,0,0,,2275,1005,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.258552984664405,44.290876053497442,10983,-4.86049,12,7,2014-07-22 23:06:06.199-04,21.47,18,-1.49572,-0.942547,0.333559,Clear,22,0,0,,2275,1006,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.258552984664405,44.290876053497442,10984,-4.86049,12,7,2014-07-22 23:06:09.426-04,21.42,18,-1.52633,-0.372677,2.11305,Clear,22,0,0,,2275,1007,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.258552984664405,44.290876053497442,10985,-4.86049,12,7,2014-07-22 23:06:13.1-04,21.35,18,-1.43449,-0.590677,-3.02326,Clear,22,0,0,,2275,1008,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.258552984664405,44.290876053497442,10986,-4.86049,12,7,2014-07-22 23:06:17.313-04,21.42,18,-1.47129,-1.11126,-2.41628,Clear,22,0,0,,2275,1009,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.2626173975477,44.289738707866768,10987,-7.84678,32,5,2014-07-22 23:07:15.885-04,21.32,18,-1.46667,-2.4116,0.459322,Clear,22,0,0,,2275,1010,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.2626173975477,44.289738707866768,10988,-7.84678,32,5,2014-07-22 23:07:18.167-04,21.32,18,-1.53607,-2.26512,0.392356,Clear,22,0,0,,2275,1011,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.2626173975477,44.289738707866768,10989,-7.84678,32,5,2014-07-22 23:07:24.439-04,21.36,18,-1.5386,1.46862,1.41814,Clear,22,0,0,,2275,1012,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.2626173975477,44.289738707866768,10990,-7.84678,32,5,2014-07-22 23:07:30.03-04,21.38,18,-1.28991,-0.685607,-1.61173,Clear,22,0,0,,2275,1013,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.265502493785178,44.289971253654073,10991,-9.0522,12,7,2014-07-22 23:08:30.944-04,21.28,18,-1.49969,-0.477372,-3.01898,Clear,22,0,0,,2275,1014,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.265502493785178,44.289971253654073,10992,-9.0522,12,7,2014-07-22 23:08:34.198-04,21.33,18,-1.49526,-1.54375,2.74833,Clear,22,0,0,,2275,1015,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.265502493785178,44.289971253654073,10993,-9.0522,12,7,2014-07-22 23:08:37.091-04,21.37,18,-1.50176,-0.521244,-2.04496,Clear,22,0,0,,2275,1016,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.265502493785178,44.289971253654073,10994,-9.0522,12,7,2014-07-22 23:08:40.927-04,21.35,18,-1.5185,1.60041,1.39315,Clear,22,0,0,,2275,1017,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.265601188926297,44.289843151090494,10995,-13.7234,6,10,2014-07-22 23:08:44.447-04,21.27,18,-1.49143,-1.68005,-1.07346,Clear,22,0,0,,2275,1018,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.265659226832824,44.289827544043689,10996,-14.393,6,10,2014-07-22 23:08:48.079-04,21.2,18,-1.51377,2.8113,-1.79921,Clear,22,0,0,,2275,1019,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.265659226832824,44.289827544043689,10997,-14.393,6,10,2014-07-22 23:08:51.03-04,21.18,18,-1.40579,-0.277268,2.49043,Clear,22,0,0,,2275,1020,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.265659226832824,44.289827544043689,10998,-14.393,6,10,2014-07-22 23:08:53.398-04,21.18,18,-1.50275,0.106495,-3.04037,Clear,22,0,0,,2275,1021,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.265659226832824,44.289827544043689,10999,-14.393,6,10,2014-07-22 23:08:56.101-04,21.26,18,-1.34048,-1.29529,-2.69667,Clear,22,0,0,,2275,1022,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.268953905780648,44.291019088675206,11000,-11.4004,6,6,2014-07-22 23:15:00.687-04,21.41,18,-1.46687,0.415354,-0.826489,Clear,22,0,0,,2275,1023,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.268953905780648,44.291019088675206,11001,-11.4004,6,6,2014-07-22 23:15:04.416-04,21.41,18,-1.47191,-2.69129,2.98516,Clear,22,0,0,,2275,1024,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269027230647666,44.29104588606144,11002,-10.2903,6,6,2014-07-22 23:15:06.855-04,21.41,18,-1.47934,-2.6726,-2.992,Clear,22,0,0,,2275,1025,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269038878579593,44.29105201059614,11003,-9.8864,6,6,2014-07-22 23:15:08.865-04,21.37,18,-1.45113,-1.98119,-2.06701,Clear,22,0,0,,2275,1026,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.26907143145371,44.291073770733554,11004,-9.26678,6,6,2014-07-22 23:15:10.572-04,21.37,18,-1.54158,2.34868,2.77268,Clear,22,0,0,,2275,1027,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.26907143145371,44.291073770733554,11005,-9.26678,6,6,2014-07-22 23:15:12.714-04,21.35,18,-1.48171,-3.03917,-2.48779,Clear,22,0,0,,2275,1028,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269095619663091,44.291087256976169,11006,-8.68605,6,8,2014-07-22 23:15:17.455-04,21.32,18,-1.5077,1.41504,3.11075,Clear,22,0,0,,2275,1029,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269095619663091,44.291087256976169,11007,-8.68605,6,8,2014-07-22 23:15:20.284-04,21.27,18.3,-1.56709,0.0230374,2.32992,Clear,22,0,0,,2275,1030,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269095619663091,44.291087256976169,11008,-8.68605,6,8,2014-07-22 23:15:22.075-04,21.28,18,-1.45764,2.02054,-2.15316,Clear,22,0,0,,2275,1031,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269166214116822,44.291127205577965,11009,-6.73373,6,8,2014-07-22 23:15:24.314-04,21.28,18,-1.50029,2.44313,-1.44329,Clear,22,0,0,,2275,1032,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269166214116822,44.291127205577965,11010,-6.73373,6,8,2014-07-22 23:15:26.099-04,21.28,18,-1.52403,-1.64732,0.93008,Clear,22,0,0,,2275,1033,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269166214116822,44.291127205577965,11011,-6.73373,6,8,2014-07-22 23:15:28.708-04,21.28,18,-1.5243,-2.30972,0.846216,Clear,22,0,0,,2275,1034,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269166214116822,44.291127205577965,11012,-6.73373,6,8,2014-07-22 23:15:31.347-04,21.3,18.3,-1.5569,-0.844749,2.61119,Clear,22,0,0,,2275,1035,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269166214116822,44.291127205577965,11013,-6.73373,6,8,2014-07-22 23:15:33.182-04,21.33,18.3,-1.53129,-2.69195,0.869376,Clear,22,0,0,,2275,1036,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269166214116822,44.291127205577965,11014,-6.73373,6,8,2014-07-22 23:15:38.206-04,21.35,18,-1.36558,-0.455868,-2.8176,Clear,22,0,0,,2275,1037,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269166214116822,44.291127205577965,11015,-6.73373,6,8,2014-07-22 23:15:41.294-04,21.39,18.3,-1.53913,-2.0742,2.65547,Clear,22,0,0,,2275,1038,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269166214116822,44.291127205577965,11016,-6.73373,6,8,2014-07-22 23:15:43.45-04,21.39,18,-1.36605,0.373696,-1.51765,Clear,22,0,0,,2275,1039,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269166214116822,44.291127205577965,11017,-6.73373,6,8,2014-07-22 23:15:45.941-04,21.42,18,-1.42951,-0.537012,-1.86155,Clear,22,0,0,,2275,1040,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269062752529223,44.291062981974029,11018,-3.62327,6,9,2014-07-22 23:15:48.464-04,21.42,18,-1.38371,-2.4993,3.04934,Clear,22,0,0,,2275,1041,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.269008346498325,44.291042656732493,11019,-3.52144,6,10,2014-07-22 23:15:51.309-04,21.42,18,-1.5003,-3.05521,2.58672,Clear,22,0,0,,2275,1042,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.268984730988365,44.291032552587737,11020,-3.4746,6,10,2014-07-22 23:15:53.373-04,21.37,18.3,-1.39753,1.29405,2.5903,Clear,22,0,0,,2275,1043,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27186839687154,44.2914934719664 4,11021,1.35462,16,5,2014-07-22 23:16:40.333-04,21.43,18.3,-1.49196,2.16688,0.915085,Clear,22,0,0,,2275,1044,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27186839687154,44.29149347196644,11022,1.35462,16,5,2014-07-22 23:16:43.826-04,21.39,18.3,-1.51633,0.182874,3.08707,Clear,22,0,0,,2275,1045,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27186839687154,44.29149347196644,11023,1.35462,16,5,2014-07-22 23:16:46.438-04,21.35,18.3,-1.49607,2.8656,-0.648787,Clear,22,0,0,,2275,1046,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27186839687154,44.29149347196644,11024,1.35462,16,5,2014-07-22 23:16:48.937-04,21.35,18,-1.49188,-1.91076,0.617194,Clear,22,0,0,,2275,1047,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27186839687154,44.29149347196644,11025,1.35462,16,5,2014-07-22 23:16:51.69-04,21.31,18,-1.48199,-0.166607,1.83033,Clear,22,0,0,,2275,1048,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27186839687154,44.29149347196644,11026,1.35462,16,5,2014-07-22 23:16:54.395-04,21.3,18,-1.52908,-1.20004,-0.539947,Clear,22,0,0,,2275,1049,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27186839687154,44.29149347196644,11027,1.35462,16,5,2014-07-22 23:16:58.01-04,21.4,18.3,-1.49186,-0.423584,-1.48059,Clear,22,0,0,,2275,1050,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.280203137872348,44.300810883884033,11028,5.0488,16,0,2014-07-22 23:20:22.589-04,21.19,18.3,-1.53693,-1.63633,1.55253,Clear,22,0,0,,2275,1051,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.280203137872348,44.300810883884033,11029,5.0488,16,0,2014-07-22 23:20:24.254-04,21.19,18.3,-1.5256,-1.73729,1.36536,Clear,22,0,0,,2275,1052,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.280203137872348,44.300810883884033,11030,5.0488,16,0,2014-07-22 23:20:27.632-04,21.2,18.3,-1.36666,-0.539473,2.34282,Clear,22,0,0,,2275,1053,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.280010933059245,44.300703914466908,11031,4.34011,6,6,2014-07-22 23:20:40.73-04,21.27,18.3,-1.39271,-0.323239,2.88338,Clear,22,0,0,,2275,1054,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.28000056692548,44.300689648249865,11032,4.15898,6,6,2014-07-22 23:20:43.608-04,21.21,18.3,-1.44013,-0.708729,2.11367,Clear,22,0,0,,2275,1055,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.28000056692548,44.300689648249865,11033,4.15898,6,6,2014-07-22 23:20:47.541-04,21.22,18.3,-1.52223,-1.45293,1.05901,Clear,22,0,0,,2275,1056,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279956786397122,44.300635471594788,11034,3.37892,6,6,2014-07-22 23:20:50.2-04,21.21,18.3,-1.31867,-1.26806,2.12527,Clear,22,0,0,,2275,1057,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279923857029189,44.30051065138489,11035,2.62305,6,6,2014-07-22 23:21:00.15-04,21.22,18.3,-1.47372,-1.86287,1.62583,Clear,22,0,0,,2275,1058,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279911279884971,44.300485341156836,11036,2.36228,6,6,2014-07-22 23:21:02.515-04,21.22,18.3,-1.53473,1.49002,-1.44856,Clear,22,0,0,,2275,1059,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279904223441491,44.300471608585163,11037,2.36867,6,6,2014-07-22 23:21:04.332-04,21.25,18.3,-1.4895,-1.44004,2.0067,Clear,22,0,0,,2275,1060,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279904223441491,44.300471608585163,11038,2.36867,6,6,2014-07-22 23:21:06.053-04,21.25,18.3,-1.5048,-3.06077,0.280178,Clear,22,0,0,,2275,1061,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279878403718499,44.300394570812067,11039,2.66675,8,6,2014-07-22 23:21:11.545-04,21.25,18.3,-1.46208,2.29641,-1.11379,Clear,22,0,0,,2275,1062,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279876129067361,44.300383651536904,11040,2.64739,6,7,2014-07-22 23:21:14.38-04,21.24,18.3,-1.42121,-0.847812,-1.16196,Clear,22,0,0,,2275,1063,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279879462724111,44.300408042866742,11041,2.59513,6,7,2014-07-22 23:21:16.996-04,21.24,18.3,-1.47736,2.61207,2.36664,Clear,22,0,0,,2275,1064,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279898903136811,44.300438650688889,11042,2.51142,6,7,2014-07-22 23:21:18.664-04,21.32,18.3,-1.52923,-2.75241,-2.96658,Clear,22,0,0,,2275,1065,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.279927264780994,44.30048746915827,11043,2.25882,6,7,2014-07-22 23:21:21.86-04,21.3,18.3,-1.41916,3.02604,-3.13027,Clear,22,0,0,,2275,1066,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.284798739372718,44.303794580364851,11044,19.4538,16,8,2014-07-22 23:24:12.734-04,21.12,18.3,-1.54887,1.924,-2.55248,Clear,22,0,0,,2275,1067,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.284798739372718,44.303794580364851,11045,19.4538,16,8,2014-07-22 23:24:19.286-04,21.13,18.3,-1.53951,-2.88626,-1.14401,Clear,22,0,0,,2275,1068,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.284798739372718,44.303794580364851,11046,19.4538,16,8,2014-07-22 23:24:30.932-04,21.01,18.3,-1.49389,0.0841098,-1.96917,Clear,22,0,0,,2275,1069,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.284798739372718,44.303794580364851,11047,19.4538,16,8,2014-07-22 23:24:33.073-04,20.99,18.3,-1.49122,-0.382886,-2.37726,Clear,22,0,0,,2275,1070,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.284798739372718,44.303794580364851,11048,19.4538,16,8,2014-07-22 23:24:34.397-04,20.58,18.3,-1.19667,-1.78539,2.91474,Clear,22,0,0,,2275,1071,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289882963130239,44.294390553879971,11049,-5.7671,8,7,2014-07-22 23:27:19.904-04,20.36,18.6,-1.50728,-0.987081,2.75553,Clear,22,0,0,,2275,1072,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289884727726147,44.294354099508865,11050,-5.39991,6,9,2014-07-22 23:27:26.134-04,20.49,18.6,-1.46986,-1.35095,3.05529,Clear,22,0,0,,2275,1073,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289947163346099,44.294312729391613,11051,-4.61767,4,9,2014-07-22 23:27:29.547-04,20.41,18.6,-1.52426,-1.60628,2.53725,Clear,22,0,0,,2275,1074,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289947163346099,44.294312729391613,11052,-4.61767,4,9,2014-07-22 23:27:30.861-04,20.41,18.6,-1.45494,0.291016,-1.98141,Clear,22,0,0,,2275,1075,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289990766754045,44.294265265253337,11053,-4.21152,6,11,2014-07-22 23:27:34.255-04,20.55,18.6,-1.42931,-2.41143,1.86309,Clear,22,0,0,,2275,1076,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290001834855758,44.294257942467773,11054,-3.86356,6,11,2014-07-22 23:27:36.548-04,20.54,18.6,-1.45944,-2.15044,2.28078,Clear,22,0,0,,2275,1077,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290044562580476,44.294240310935535,11055,-3.53422,6,9,2014-07-22 23:27:38.589-04,20.8,18.6,-1.47673,-0.310302,-2.34623,Clear,22,0,0,,2275,1078,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29005893235599,44.294235868319987,11056,-3.30575,6,9,2014-07-22 23:27:41.482-04,20.89,19,-1.52924,-0.123945,-2.04794,Clear,22,0,0,,2275,1079,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29005893235599,44.294235868319987,11057,-3.30575,6,9,2014-07-22 23:27:43.467-04,20.89,19,-1.51979,-0.473372,-2.31102,Clear,22,0,0,,2275,1080,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29005893235599,44.294235868319987,11058,-3.30575,6,9,2014-07-22 23:27:45.635-04,20.9,18.6,-1.48777,-0.716668,-2.62404,Clear,22,0,0,,2275,1081,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29005893235599,44.294235868319987,11059,-3.30575,6,9,2014-07-22 23:27:47.388-04,20.87,18.6,-1.53054,-1.09606,-2.97834,Clear,22,0,0,,2275,1082,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290213436163938,44.294193330502722,11060,-2.46457,6,10,2014-07-22 23:27:49.855-04,20.9,18.6,-1.32897,-0.431557,-2.6613,Clear,22,0,0,,2275,1083,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290239676409726,44.294177219576319,11061,-2.29509,6,9,2014-07-22 23:27:51.489-04,20.93,18.6,-1.31033,-0.36672,-2.55697,Clear,22,0,0,,2275,1084,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290239676409726,44.294177219576319,11062,-2.29509,6,9,2014-07-22 23:27:53.165-04,20.93,18.6,-1.42026,-1.58556,2.97285,Clear,22,0,0,,2275,1085,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290268693706423,44.294160898983463,11063,-2.03298,6,9,2014-07-22 23:27:54.987-04,20.93,18.6,-1.3295,0.306343,-1.90392,Clear,22,0,0,,2275,1086,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290296488746037,44.294151383531741,11064,-1.73515,6,9,2014-07-22 23:27:56.573-04,20.93,18.6,-1.43306,-1.84349,2.63144,Clear,22,0,0,,2275,1087,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290324572188155,44.294143189009091,11065,-1.45673,6,9,2014-07-22 23:27:58.788-04,20.91,18.6,-1.55632,-0.848432,-2.73371,Clear,22,0,0,,2275,1088,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290347093154821,44.294139871163573,11066,-1.21157,6,10,2014-07-22 23:28:03.561-04,20.9,19,-1.48677,2.6014,-2.01012,Clear,22,0,0,,2275,1089,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290333941086374,44.29414382060970 5,11067,-0.771533,6,11,2014-07-22 23:28:05.835-04,20.85,19,-1.56505,-0.263467,1.78071,Clear,22,0,0,,2275,1090,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290271534133794,44.29417912906934 9,11068,-0.405883,4,11,2014-07-22 23:28:08.428-04,20.86,19,-1.31058,-2.68004,-1.2833,Clear,22,0,0,,2275,1091,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290221123856512,44.294201033242118,11069,-0.227857,4,10,2014-07-22 23:28:10.817-04,20.85,19,-1.54025,-3.13044,-1.1586,Clear,22,0,0,,2275,1092,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290181923368735,44.294207457544879,11070,-0.0584233,4,10,2014-07-22 23:28:13.008-04,20.87,19,-1.46023,1.9569,-2.3434,Clear,22,0,0,,2275,1093,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290148233588923,44.294218582666119,11071,0.0542063,4,10,2014-07-22 23:28:15.579-04,20.76,19,-1.52985,-0.586559,1.43045,Clear,22,0,0,,2275,1094,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290095229672545,44.294245307044733,11072,0.218618,6,10,2014-07-22 23:28:18.268-04,20.7,19,-1.45291,1.26932,-3.06973,Clear,22,0,0,,2275,1095,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290070790479206,44.294253724125298,11073,0.208302,6,10,2014-07-22 23:28:20.952-04,20.78,19,-1.43518,-0.020719,2.31884,Clear,22,0,0,,2275,1096,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290044425095829,44.294274827034847,11074,0.250229,6,10,2014-07-22 23:28:23.355-04,20.71,19,-1.54868,-0.64994,1.10709,Clear,22,0,0,,2275,1097,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290044425095829,44.294274827034847,11075,0.250229,6,10,2014-07-22 23:28:25.776-04,20.63,19,-1.49478,-1.9819,-0.0263324,Clear,22,0,0,,2275,1098,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.290044425095829,44.294274827034847,11076,0.250229,6,10,2014-07-22 23:28:27.786-04,20.47,19,-1.36679,1.52105,-2.96893,Clear,22,0,0,,2275,1099,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289960390155628,44.294340933552945,11077,0.545246,4,11,2014-07-22 23:28:30.17-04,20.54,19,-1.55371,1.25881,-3.0431,Clear,22,0,0,,2275,1100,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289960390155628,44.294340933552945,11078,0.545246,4,11,2014-07-22 23:28:31.714-04,20.49,19,-1.46856,2.67729,-1.80962,Clear,22,0,0,,2275,1101,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289915472890385,44.294370200587061,11079,0.522162,8,10,2014-07-22 23:28:33.991-04,20.49,19,-1.34406,-0.331231,2.01229,Clear,22,0,0,,2275,1102,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289888509874174,44.294383231537793,11080,0.50899,8,11,2014-07-22 23:28:35.925-04,20.42,19,-1.49025,1.80029,-2.65867,Clear,22,0,0,,2275,1103,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289863101996957,44.294397558554294,11081,0.471201,8,10,2014-07-22 23:28:38.399-04,20.45,19,-1.53059,-2.58527,-1.02725,Clear,22,0,0,,2275,1104,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.289839597726285,44.294409281924139,11082,0.399638,8,10,2014-07-22 23:28:39.807-04,20.28,19,-1.51044,-1.17519,0.359095,Clear,22,0,0,,2275,1105,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29187993495394,44.293852344242651,11083,0.635103,6,8,2014-07-22 23:29:49.289-04,21.04,19,-1.54707,-2.98672,-0.0212171,Clear,22,0,0,,2275,1106,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29187993495394,44.293852344242651,11084,0.635103,6,8,2014-07-22 23:29:51.112-04,21.01,19,-1.51814,-2.43356,0.165363,Clear,22,0,0,,2275,1107,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29187993495394,44.293852344242651,11085,0.635103,6,8,2014-07-22 23:29:53.877-04,20.99,19,-1.45508,1.86011,-2.5077,Clear,22,0,0,,2275,1108,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29187993495394,44.293852344242651,11086,0.635103,6,8,2014-07-22 23:29:56.742-04,21,19,-1.50117,2.24439,2.23911,Clear,22,0,0,,2275,1109,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29187993495394,44.293852344242651,11087,0.635103,6,8,2014-07-22 23:29:59.234-04,21.07,18.6,-1.55465,-2.58356,2.5012,Clear,22,0,0,,2275,1110,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29187993495394,44.293852344242651,11088,0.635103,6,8,2014-07-22 23:30:02.247-04,21.11,19,-1.50136,2.43414,0.752727,Clear,22,0,0,,2275,1111,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29187993495394,44.293852344242651,11089,0.635103,6,8,2014-07-22 23:30:03.735-04,21.11,19,-1.53387,0.540677,-0.919145,Clear,22,0,0,,2275,1112,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309131797955,44.290559547346625,11090,-11.5501,16,5,2014-07-22 23:31:49.495-04,20.91,19,-1.45826,-0.61639,1.35858,Clear,22,0,0,,2275,1113,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,

```
-68.296309131797955,44.290559547346625,11091,-11.5501,16,5,2014-07-22 23:31:51.412-04,21.17,19,-1.34595,-1.85216,1.30854,Clear,22,0,0,,2275,1114,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309131797955,44.290559547346625,11092,-11.5501,16,5,2014-07-22 23:31:54.487-04,21.24,19,-1.50483,1.00278,-0.403289,Clear,22,0,0,,2275,1115,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309131797955,44.290559547346625,11093,-11.5501,16,5,2014-07-22 23:31:58.275-04,21.29,19,-1.3429,-0.764937,-1.47645,Clear,22,0,0,,2275,1116,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29616794153614,44.290323368898186,11094,-11.4112,6,7,2014-07-22 23:32:00.713-04,21.2,19,-1.46222,-2.13255,-0.0307169,Clear,22,0,0,,2275,1117,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.29616794153614,44.290323368898186,11095,-11.4112,6,7,2014-07-22 23:32:03.276-04,21.2,19,-1.39665,0.39664,-2.73024,Clear,22,0,0,,2275,1118,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.294509641922559,44.289955981110658,11096,-31.1491,24,7,2014-07-22 23:32:52.65-04,21.5,19,-1.52611,0.892565,2.79251,Clear,22,0,0,,2275,1119,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.294334598386612,44.290124094486401,11097,-29.9543,12,6,2014-07-22 23:32:55.626-04,21.13,19,-1.51928,-1.84314,0.348001,Clear,22,0,0,,2275,1120,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.294334598386612,44.290124094486401,11098,-29.9543,12,6,2014-07-22 23:32:57.467-04,21.13,19,-1.38538,-0.295527,2.67414,Clear,22,0,0,,2275,1121,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.294334598386612,44.290124094486401,11099,-29.9543,12,6,2014-07-22 23:33:00.53-04,21.17,19,-1.47759,-1.69877,2.77942,Clear,22,0,0,,2275,1122,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.294334598386612,44.290124094486401,11100,-29.9543,12,6,2014-07-22 23:33:03.947-04,21.24,19,-1.51666,-1.03158,-3.07155,Clear,22,0,0,,2275,1123,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.294334598386612,44.290124094486401,11101,-29.9543,12,6,2014-07-22 23:33:06.191-04,21.24,19,-1.41552,-2.20258,2.66846,Clear,22,0,0,,2275,1124,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.283113844789767,44.28978721836828,11102,-8.20323,16,6,2014-07-22 23:35:17.208-04,21.03,19,-1.52978,-0.428127,0.0554429,Clear,22,0,0,,2275,1125,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.283113844789767,44.28978721836828,11103,-8.20323,16,6,2014-07-22 23:35:20.344-04,21.02,19,-1.5577,-1.31304,0.752209,Clear,22,0,0,,2275,1126,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.283113844789767,44.28978721836828,11104,-8.20323,16,6,2014-07-22 23:35:23.093-04,20.94,19,-1.5469,-1.68718,1.11045,Clear,22,0,0,,2275,1127,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.283113844789767,44.28978721836828,11105,-8.20323,16,6,2014-07-22 23:35:25.379-04,20.96,19,-1.38655,-1.49707,2.24194,Clear,22,0,0,,2275,1128,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.283113844789767,44.28978721836828,11106,-8.20323,16,6,2014-07-22 23:35:30.252-04,21,19,-1.49441,1.24105,-0.320004,Clear,22,0,0,,2275,1129,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.287260508726973,44.291831016567414,11107,-10.6589,24,7,2014-07-22 23:37:01.008-04,19.6,19.3,-1.38891,-0.136538,2.28795,Clear,22,0,0,,2275,1130,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.288941700529236,44.292131592669278,11108,-8.61553,16,6,2014-07-22 23:37:58.934-04,20.06,19.3,-1.50142,3.03894,0.644155,Clear,22,0,0,,2275,1131,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309179442702,44.292424863548028,11109,2.65056,6,9,2014-07-22 23:40:20.491-04,21.04,19.3,-1.50583,0.0873931,2.8066,Clear,22,0,0,,2275,1132,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309179442702,44.292424863548028,11110,2.65056,6,9,2014-07-22 23:40:23.267-04,21.07,19.3,-1.49218,-0.234963,2.50298,Clear,22,0,0,,2275,1133,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309179442702,44.292424863548028,11111,2.65056,6,9,2014-07-22 23:40:25.429-04,21.07,19.3,-1.51375,-0.309423,3.04685,Clear,22,0,0,,2275,1134,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309179442702,44.292424863548028,11112,2.65056,6,9,2014-07-22 23:40:28.286-04,21.15,19.3,-1.46737,-0.799562,-2.70156,Clear,22,0,0,,2275,1135,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309179442702,44.292424863548028,11113,2.65056,6,9,2014-07-22 23:40:31.079-04,21.24,19.3,-1.4981,-0.674672,-2.01536,Clear,22,0,0,,2275,1136,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309179442702,44.292424863548028,11114,2.65056,6,9,2014-07-22 23:40:32.78-04,21.24,19.6,-1.50716,0.508014,-0.404228,Clear,22,0,0,,2275,1137,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309179442702,44.292424863548028,11115,2.65056,6,9,2014-07-22 23:40:34.304-04,21.24,19.6,-1.48698,-0.062175,-0.00164356,Clear,22,0,0,,2275,1138,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.296309179442702,44.292424863548028,11116,2.65056,6,9,2014-07-22 23:40:35.453-04,21.25,19.6,-1.28156,-0.973863,-1.07222,Clear,22,0,0,,2275,1139,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278771557369893,44.298085918983013,11117,-6.42866,16,4,2014-07-22 23:46:45.653-04,21.15,19.6,-1.46655,-0.27893,2.94283,Clear,22,0,0,,2275,1140,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278696792776273,44.297929551553239,11118,-6.14785,8,7,2014-07-22 23:46:48.533-04,21.15,19.6,-1.54648,0.275883,-2.88049,Clear,22,0,0,,2275,1141,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278688650583177,44.297915147543186,11119,-5.89496,8,6,2014-07-22 23:46:50.429-04,21.15,19.6,-1.53188,-1.81399,1.41838,Clear,22,0,0,,2275,1142,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278677608942814,44.297888808939717,11120,-5.63177,8,6,2014-07-22 23:46:55.53-04,21.13,19.6,-1.49627,-1.43985,1.73216,Clear,22,0,0,,2275,1143,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278610413680724,44.297828037982065,11121,-5.18285,8,7,2014-07-22 23:47:04.929-04,21.09,19.6,-1.5296,-0.863728,2.39927,Clear,22,0,0,,2275,1144,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27854730215752,44.297765891514047,11122,-5.2793,8,5,2014-07-22 23:47:07.246-04,21.05,19.6,-1.54221,-0.697554,2.45092,Clear,22,0,0,,2275,1145,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278521896957031,44.297740526267269,11123,-5.23301,8,7,2014-07-22 23:47:10.098-04,21.09,19.6,-1.52546,1.3837,-1.92115,Clear,22,0,0,,2275,1146,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278543734136349,44.297835515420878,11124,-4.66112,8,7,2014-07-22 23:47:19.927-04,21.23,19.6,-1.49123,-2.13629,-2.63019,Clear,22,0,0,,2275,1147,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278559461031435,44.297856435170836,11125,-4.48694,8,7,2014-07-22 23:47:22.995-04,21.22,19.6,-1.43898,-2.79154,-3.13711,Clear,22,0,0,,2275,1148,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278591037050333,44.297895827336099,11126,-4.02068,8,7,2014-07-22 23:47:26.555-04,21.22,19.6,-1.45103,0.426043,0.110592,Clear,22,0,0,,2275,1149,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278601698957345,44.297906119301928,11127,-3.85337,8,6,2014-07-22 23:47:29.008-04,21.22,19.6,-1.50831,1.13142,0.913902,Clear,22,0,0,,2275,1150,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278621511397361,44.297920300430626,11128,-3.75252,8,7,2014-07-22 23:47:33.293-04,21.22,19.6,-1.52116,0.0810719,-0.17808,Clear,22,0,0,,2275,1151,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278649216829891,44.297951381068955,11129,-3.72461,8,7,2014-07-22 23:47:36.617-04,21.22,19.6,-1.36645,3.05404,3.02832,Clear,22,0,0,,2275,1152,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278661976193405,44.297968610052891,11130,-3.7027,8,7,2014-07-22 23:47:38.405-04,21.22,19.6,-1.53145,-1.70435,-1.92387,Clear,22,0,0,,2275,1153,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278661976193405,44.297968610052891,11131,-3.7027,8,7,2014-07-22 23:47:39.764-04,21.22,19.6,-1.42573,1.85647,2.07112,Clear,22,0,0,,2275,1154,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278661976193405,44.297968610052891,11132,-3.7027,8,7,2014-07-22 23:47:41.782-04,21.22,19.6,-1.47063,-3.03088,3.09868,Clear,22,0,0,,2275,1155,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.278661976193405,44.297968610052891,11133,-3.7027,8,7,2014-07-22 23:47:44.11-04,21.25,19.6,-1.4588,2.60365,2.54949,Clear,22,0,0,,2275,1156,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27373482933352,44.291623387908629,11134,-0.780162,6,7,2014-07-22 23:49:22.725-04,21.31,19.6,-1.53798,0.939613,-2.29427,Clear,22,0,0,,2275,1157,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27373482933352,44.291623387908629,11135,-0.780162,6,7,2014-07-22 23:49:24.309-04,21.31,19.6,-1.47126,-0.0986404,-3.11325,Clear,22,0,0,,2275,1158,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27373482933352,44.291623387908629,11136,-0.780162,6,7,2014-07-22 23:49:26.129-04,21.26,19.9,-1.43387,-1.15728,-2.82311,Clear,22,0,0,,2275,1159,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.27373482933352,44.291623387908629,11137,-0.780162,6,7,2014-07-22 23:49:27.918-04,21.26,19.9,-1.47187,-0.453806,-0.39017,Clear,22,0,0,,2275,1160,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.270237489183074,44.291429558113101,11138,1.90416,6,9,2014-07-22 23:50:41.947-04,21.23,19.6,-1.43006,-0.77111,2.06496,Clear,22,0,0,,2275,1161,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.270237489183074,44.291429558113101,11139,1.90416,6,9,2014-07-22 23:50:43.848-04,21.23,19.6,-1.41903,-0.101035,-2.93784,Clear,22,0,0,,2275,1162,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.258241309252526,44.291062516279979,11140,2.26706,16,6,2014-07-22 23:52:32.228-04,21.4,19.9,-1.47537,-1.54526,-2.65428,Clear,22,0,0,,2275,1163,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.258241309252526,44.291062516279979,11141,2.26706,16,6,2014-07-22 23:52:34.746-04,21.4,19.9,-1.5265,-2.21479,2.89594,Clear,22,0,0,,2275,1164,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220810195209111,44.309649163865934,11142,4.20572,16,8,2014-07-22 23:58:41.866-04,21.36,19.6,-1.46165,0.59725,2.25694,Clear,22,0,0,,2275,1165,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220732873011869,44.30970401602567,11143,5.48085,8,8,2014-07-22 23:58:48.759-04,21.37,19.6,-1.44387,-2.41361,-0.654459,Clear,22,0,0,,2275,1166,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220732873011869,44.30970401602567,11144,5.48085,8,8,2014-07-22 23:58:51.077-04,21.35,19.9,-1.41882,-2.2297,-0.877342,Clear,22,0,0,,2275,1167,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220662263711759,44.309741402325741,11145,5.76911,8,8,2014-07-22 23:58:53.895-04,21.37,19.9,-1.46837,-2.50133,-1.29983,Clear,22,0,0,,2275,1168,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220662263711759,44.309741402325741,11146,5.76911,8,8,2014-07-22 23:58:56.674-04,21.38,19.6,-1.33345,-0.0803721,1.77496,Clear,22,0,0,,2275,1169,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220662263711759,44.309741402325741,11147,5.76911,8,8,2014-07-22 23:58:58.2-04,21.38,19.6,-1.52709,-1.1281,0.263422,Clear,22,0,0,,2275,1170,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.22059894276849,44.309795131615893,11148,5.98922,8,8,2014-07-22 23:59:00.998-04,21.36,19.9,-1.38335,0.56108,2.57483,Clear,22,0,0,,2275,1171,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220574647762419,44.309809275405591,11149,6.0298,8,8,2014-07-22 23:59:03.021-04,21.36,19.9,-1.44727,-0.330811,1.37742,Clear,22,0,0,,2275,1172,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220566739322265,44.309825060634815,11150,6.06287,8,8,2014-07-22 23:59:05.992-04,21.4,19.9,-1.40653,-0.655398,-1.54598,Clear,22,0,0,,2275,1173,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220566739322265,44.309825060634815,11151,6.06287,8,8,2014-07-22 23:59:08.506-04,21.4,19.9,-1.47445,-0.248905,-1.58817,Clear,22,0,0,,2275,1174,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220566739322265,44.309825060634815,11152,6.06287,8,8,2014-07-22 23:59:09.89-04,21.5,19.9,-1.20739,-0.00630866,-1.92895,Clear,22,0,0,,2275,1175,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220566739322265,44.309825060634815,11153,6.06287,8,8,2014-07-22 23:59:12.35-04,21.5,19.9,-1.3385,-0.0561047,-1.98611,Clear,22,0,0,,2275,1176,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220566739322265,44.309825060634815,11154,6.06287,8,8,2014-07-22 23:59:14.473-04,21.49,19.9,-1.43105,-2.75533,2.09737,Clear,22,0,0,,2275,1177,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220566739322265,44.309825060634815,11155,6.06287,8,8,2014-07-22 23:59:18.467-04,21.47,19.9,-1.40701,0.132513,-2.15735,Clear,22,0,0,,2275,1178,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220772313609444,44.309772423863002,11156,7.35406,8,8,2014-07-22 23:59:22.59-04,21.45,19.9,-1.1604,-0.184419,-2.56134,Clear,22,0,0,,2275,1179,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220772313609444,44.309772423863002,11157,7.35406,8,8,2014-07-22 23:59:25.782-04,21.45,19.9,-1.48481,-1.70285,2.65082,Clear,22,0,0,,2275,1180,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220772313609444,44.309772423863002,11158,7.35406,8,8,2014-07-22 23:59:28.156-04,21.45,19.9,-1.52978,2.05822,0.0290808,Clear,22,0,0,,2275,1181,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220842364523051,44.30972197572002,11159,8.19654,8,8,2014-07-22 23:59:30.49-04,21.44,19.9,-1.46103,-1.13409,3.03962,Clear,22,0,0,,2275,1182,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220861332663247,44.309709307861901,11160,8.3725,8,9,2014-07-22 23:59:33.299-04,21.44,19.9,-1.46596,-1.94145,2.39435,Clear,22,0,0,,2275,1183,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220897750723182,44.309673324496508,11161,8.61936,6,9,2014-07-22 23:59:36.882-04,21.44,19.9,-1.33936,-0.0201031,-2.54784,Clear,22,0,0,,2275,1184,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220897750723182,44.309673324496508,11162,8.61936,6,9,2014-07-22 23:59:40.323-04,21.42,19.9,-1.3672,1.35428,-1.78554,Clear,22,0,0,,2275,1185,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220897750723182,44.309673324496508,11163,8.61936,6,9,2014-07-22 23:59:42.77-04,21.4,19.9,-1.38648,0.428901,2.73974,Clear,22,0,0,,2275,1186,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.220897750723182,44.309673324496508,11164,8.61936,6,9,2014-07-22 23:59:43.983-04,21.4,19.9,-1.43508,0.493281,2.73461,Clear,22,0,0,,2275,1187,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221702351388387,44.394405527364086,11165,1.84518,8,9,2014-07-23 02:02:54.304-04,21.4,20.9,-1.44848,2.63463,-1.74911,Clear,666,0,0,,2275,1188,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221673410981111,44.394399519958647,11166,1.76063,8,9,2014-07-23 02:02:55.742-04,21.4,20.9,-1.49589,-3.03305,-0.804924,Clear,666,0,0,,2275,1189,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221636461272482,44.394402071130763,11167,1.64728,8,9,2014-07-23 02:02:58.074-04,21.38,20.9,-1.42263,2.12463,-2.02344,Clear,666,0,0,,2275,1190,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221466926166315,44.39445265564626,11168,0.413236,6,9,2014-07-23 02:03:10.822-04,21.39,20.9,-1.43614,-2.97034,-1.86729,Clear,666,0,0,,2275,1191,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221434959662204,44.394451285291709,11169,0.209901,6,8,2014-07-23 02:03:12.635-04,21.35,20.9,-1.47936,-2.73809,-0.697709,Clear,666,0,0,,2275,1192,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221408156126429,44.394446648289247,11170,-0.00578714,8,10,2014-07-23 02:03:14.22-04,21.35,20.9,-1.53216,0.453984,-2.8773,Clear,666,0,0,,2275,1193,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221408156126429,44.394446648289247,11171,-0.00578714,8,10,2014-07-23 02:03:15.499-04,21.35,20.9,-1.49225,0.874453,-2.13563,Clear,666,0,0,,2275,1194,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221408156126429,44.394446648289247,11172,-0.00578714,8,10,2014-07-23 02:03:16.717-04,21.35,20.9,-1.54876,-2.90507,1.1435,Clear,666,0,0,,2275,1195,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221361793783004,44.394451842001772,11173,-0.168231,8,9,2014-07-23 02:03:20.72-04,21.31,20.9,-1.5397,0.448093,-1.08014,Clear,666,0,0,,2275,1196,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221361793783004,44.394451842001772,11174,-0.168231,8,9,2014-07-23 02:03:21.945-04,21.31,20.9,-1.41608,2.22743,0.582808,Clear,666,0,0,,2275,1197,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221337847822198,44.394469672621348,11175,-0.346986,8,7,2014-07-23 02:03:22.897-04,21.31,20.9,-1.39348,-0.0511281,-2.52716,Clear,666,0,0,,2275,1198,3f36384799636042,0,0,0.5,4,44,
-68.221263108049172,44.394438560626774,11176,-0.999491,12,9,2014-07-23 02:03:41.166-04,21.4,20.9,-1.24107,0.498306,2.43936,Clear,666,0,0,,2275,1199,3f36384799636042,1,0,0.2,4,44,
-68.221200479178293,44.394433809920969,11177,-1.34502,6,9,2014-07-23 02:03:45.137-04,21.38,20.9,-1.34779,-1.02518,-0.977952,Clear,666,0,0,,2275,1200,3f36384799636042,1,1,0.2,4,44,
-68.221141034675242,44.394444934560504,11178,-1.6465,8,10,2014-07-23 02:03:49.166-04,21.36,20.9,-1.38146,-0.117581,1.85797,Clear,666,0,0,,2275,1201,3f36384799636042,1,2,0.2,4,44,
-68.221075271538396,44.394457378704423,11179,-1.91806,6,10,2014-07-23 02:03:53.216-04,21.36,20.9,-1.45862,-0.0548178,1.88593,Clear,666,0,0,,2275,1202,3f36384799636042,1,3,0.2,4,44,
-68.221010224365401,44.394475389401208,11180,-2.23457,8,10,2014-07-23 02:03:57.163-04,21.4,20.9,-1.51945,-0.304573,1.34617,Clear,666,0,0,,2275,1203,3f36384799636042,1,4,0.2,4,44,
-68.220951267297409,44.394485762582356,11181,-2.31241,8,10,2014-07-23 02:04:01.175-04,21.38,20.9,-1.31752,-2.04394,-2.14262,Clear,666,0,0,,2275,1204,3f36384799636042,1,5,0.2,4,44,
-68.220946500035225,44.394558579135271,11182,-2.13493,6,10,2014-07-23 02:04:09.154-04,21.35,20.9,-1.37882,0.0415646,-0.0980847,Clear,666,0,0,,2275,1205,3f36384799636042,1,6,0.2,4,44,
-68.220555266325675,44.394737916517101,11183,-2.72987,8,9,2014-07-23 02:04:42.804-04,21.35,20.9,-1.52329,-0.979585,-0.369128,Clear,666,0,0,,2275,1206,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220552350001597,44.394728347943499,11184,-3.02029,6,10,2014-07-23 02:04:44.222-04,21.35,20.9,-1.46369,0.742072,1.88596,Clear,666,0,0,,2275,1207,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220552350001597,44.394728347943499,11185,-3.02029,6,10,2014-07-23 02:04:45.232-04,21.35,20.9,-1.27121,1.64583,-2.9006,Clear,666,0,0,,2275,1208,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220168385032039,44.394966501719196,11186,-6.25485,8,7,2014-07-23 02:05:12.503-04,21.74,20.9,-1.37276,1.84871,2.88937,Clear,666,0,0,,2275,1209,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220167099958744,44.394982571361147,11187,-6.3472,6,8,2014-07-23 02:05:15.64-04,21.4,20.9,-1.53613,2.65062,-3.11423,Clear,666,0,0,,2275,1210,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220171024134658,44.394995263951387,11188,-6.41061,6,8,2014-07-23 02:05:17.573-04,21.4,20.9,-1.44501,1.09856,1.87868,Clear,666,0,0,,2275,1211,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220174295127848,44.395019514881994,11189,-6.49237,8,8,2014-07-23 02:05:18.963-04,21.34,20.9,-1.47531,0.412395,0.81522,Clear,666,0,0,,2275,1212,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220174295127848,44.395019514881994,11190,-6.49237,8,8,2014-07-23 02:05:19.815-04,21.34,20.9,-1.47225,3.12275,-3.00572,Clear,666,0,0,,2275,1213,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220088573361579,44.395782283016651,11191,-10.9775,8,9,2014-07-23 02:06:12.348-04,21.35,20.9,-1.50627,-3.07934,-2.84712,Clear,666,0,0,,2275,1214,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220065484183152,44.395800238730828,11192,-11.2904,8,9,2014-07-23 02:06:15.076-04,21.35,20.9,-1.46458,-0.81144,0.157514,Clear,666,0,0,,2275,1215,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220013888428269,44.395844892361197,11193,-12.0912,8,9,2014-07-23 02:06:21.893-04,21.35,20.9,-1.49003,-1.12355,0.671439,Clear,666,0,0,,2275,1216,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219995105538871,44.395857164233128,11194,-12.3123,8,10,2014-07-23 02:06:23.681-04,21.36,20.9,-1.48844,2.67613,-2.77552,Clear,666,0,0,,2275,1217,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219931739196895,44.395898561497141,11195,-12.9714,8,10,2014-07-23 02:06:28.299-04,21.35,20.9,-1.47382,-3.12444,-1.68209,Clear,666,0,0,,2275,1218,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219914449965074,44.395920150136646,11196,-14.1779,8,10,2014-07-23 02:06:42.506-04,21.34,20.9,-1.37132,1.46907,3.12507,Clear,666,0,0,,2275,1219,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219897810556688,44.395931793877644,11197,-14.5928,8,10,2014-07-23 02:06:48.211-04,21.4,20.9,-1.53964,-0.851214,-0.597051,Clear,666,0,0,,2275,1220,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219840848373735,44.395966672994369,11198,-15.6079,8,10,2014-07-23 02:06:55.581-04,21.4,20.9,-1.55141,-2.98822,-0.840555,Clear,666,0,0,,2275,1221,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219840848373735,44.395966672994369,11199,-15.6079,8,10,2014-07-23 02:07:00.964-04,21.37,20.9,-1.54417,1.66221,-2.53141,Clear,666,0,0,,2275,1222,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219830019291621,44.395973551440427,11200,-16.0371,8,10,2014-07-23 02:07:04.326-04,21.4,20.9,-1.54298,0.955109,-2.81358,Clear,666,0,0,,2275,1223,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219830019291621,44.395973551440427,11201,-16.0371,8,10,2014-07-23 02:07:08.634-04,21.4,20.9,-1.52693,-2.39617,0.216464,Clear,666,0,0,,2275,1224,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219830019291621,44.395973551440427,11202,-16.0371,8,10,2014-07-23 02:07:10.581-04,21.4,20.6,-1.52552,-1.12747,1.76318,Clear,666,0,0,,2275,1225,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219830019291621,44.395973551440427,11203,-16.0371,8,10,2014-07-23 02:07:12.242-04,21.4,20.6,-1.53091,-1.22809,1.80736,Clear,666,0,0,,2275,1226,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219835603112571,44.395982574148711,11204,-16.7456,8,10,2014-07-23 02:07:19.496-04,21.4,20.6,-1.51591,0.40006,-2.81602,Clear,666,0,0,,2275,1227,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219835603112571,44.395982574148711,11205,-16.7456,8,10,2014-07-23 02:07:21.051-04,21.41,20.6,-1.54252,1.86162,-1.73766,Clear,666,0,0,,2275,1228,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219833788538381,44.395993319284145,11206,-16.8415,8,10,2014-07-23 02:07:23.934-04,21.41,20.6,-1.55726,1.88305,-1.09554,Clear,666,0,0,,2275,1229,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219833788538381,44.395993319284145,11207,-16.8415,8,10,2014-07-23 02:07:26.484-04,21.39,20.6,-1.4636,-1.44532,2.21784,Clear,666,0,0,,2275,1230,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219833788538381,44.395993319284145,11208,-16.8415,8,10,2014-07-23 02:07:29.655-04,21.35,20.6,-1.48961,2.93916,0.317571,Clear,666,0,0,,2275,1231,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219836518392341,44.39598446294778,11209,-17.6382,8,10,2014-07-23 02:07:31.753-04,21.32,20.6,-1.5138,-2.22665,1.48207,Clear,666,0,0,,2275,1232,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219836518392341,44.39598446294778,11210,-17.6382,8,10,2014-07-23 02:07:34.019-04,21.32,20.6,-1.49441,-2.72635,1.14196,Clear,666,0,0,,2275,1233,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219843701494952,44.395974765877384,11211,-18.298,8,10,2014-07-23 02:07:36.308-04,21.31,20.6,-1.49239,-2.56664,1.40905,Clear,666,0,0,,2275,1234,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219855606531297,44.395971370954129,11212,-18.9096,8,11,2014-07-23 02:07:42.886-04,21.32,20.6,-1.42847,-2.98521,1.6648,Clear,666,0,0,,2275,1235,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219855606531297,44.395971370954129,11213,-18.9096,8,11,2014-07-23 02:07:45.047-04,21.32,20.6,-1.54067,-1.93594,2.114,Clear,666,0,0,,2275,1236,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219855606531297,44.395971370954129,11214,-18.9096,8,11,2014-07-23 02:07:47.57-04,21.33,20.6,-1.51835,-3.13212,1.58785,Clear,666,0,0,,2275,1237,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219855606531297,44.395971370954129,11215,-18.9096,8,11,2014-07-23 02:07:50.1-04,21.34,20.6,-1.4975,-2.94029,2.06371,Clear,666,0,0,,2275,1238,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219855606531297,44.395971370954129,11216,-18.9096,8,11,2014-07-23 02:07:51.546-04,21.34,20.6,-1.54422,-0.48173,-1.90537,Clear,666,0,0,,2275,1239,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219843799960444,44.395980865566209,11217,-18.7874,8,10,2014-07-23 02:07:54.185-04,21.35,20.6,-1.51657,0.545105,2.7537,Clear,666,0,0,,2275,1240,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.219833151468066,44.395985986563538,11218,-18.7702,6,11,2014-07-23 02:07:59.77-04,21.39,20.6,-1.49357,-0.0387684,2.45087,Clear,666,0,0,,2275,1241,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220735815527846,44.394492232069716,11219,-11.2636,8,9,2014-07-23 02:10:28.855-04,21.35,20.6,-1.45186,-3.12149,1.11573,Clear,666,0,0,,2275,1242,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.220842521383744,44.394450467115099,11220,-10.377,6,9,2014-07-23 02:10:41.495-04,21.35,20.3,-1.44675,-2.46651,1.61044,Clear,666,0,0,,2275,1243,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221007223449831,44.394417471013988,11221,-9.46157,6,10,2014-07-23 02:10:56.633-04,21.36,20.3,-1.50214,-1.18547,-2.56683,Clear,666,0,0,,2275,1244,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221265582372055,44.394379762120785,11222,-7.74077,6,8,2014-07-23 02:11:15.568-04,21.33,20.3,-1.48375,0.12208,-1.26179,Clear,666,0,0,,2275,1245,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221304747393745,44.39437783463088,11223,-7.42559,8,11,2014-07-23 02:11:20.752-04,21.34,20.3,-1.51674,-0.83484,-2.46869,Clear,666,0,0,,2275,1246,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221363711335982,44.394366544559496,11224,-7.36246,8,9,2014-07-23 02:11:24.641-04,21.34,20.3,-1.34505,1.60538,-0.153756,Clear,666,0,0,,2275,1247,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221363711335982,44.394366544559496,11225,-7.36246,8,9,2014-07-23 02:11:28.376-04,21.33,20.3,-1.44193,-3.09919,0.0315109,Clear,666,0,0,,2275,1248,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221350412556717,44.394354862225903,11226,-7.74523,8,10,2014-07-23 02:11:30.186-04,21.33,20.3,-1.49205,-0.625012,2.52368,Clear,666,0,0,,2275,1249,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221328518221767,44.394313358196996,11227,-8.08793,6,10,2014-07-23 02:11:33.217-04,21.39,20.3,-1.4664,1.99992,-1.74996,Clear,666,0,0,,2275,1250,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221319545844395,44.394296500292043,11228,-8.28417,6,9,2014-07-23 02:11:35.303-04,21.36,20.3,-1.47164,-2.97925,-0.374261,Clear,666,0,0,,2275,1251,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221319545844395,44.394296500292043,11229,-8.28417,6,9,2014-07-23 02:11:37.065-04,21.36,20.3,-1.37933,-2.93362,0.0179001,Clear,666,0,0,,2275,1252,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221314194737275,44.394281484918324,11230,-8.4975,8,9,2014-07-23 02:11:38.809-04,21.36,20.3,-1.44067,2.7669,-0.376365,Clear,666,0,0,,2275,1253,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221322098235561,44.394267079620185,11231,-8.65233,8,9,2014-07-23 02:11:39.991-04,21.36,20.3,-1.3113,2.87356,-0.0129919,Clear,666,0,0,,2275,1254,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.22133079749274,44.394257946551356,11232,-8.71164,6,9,2014-07-23 02:11:41.556-04,21.36,20.3,-1.39736,-2.5762,1.0416,Clear,666,0,0,,2275,1255,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.22133079749274,44.394257946551356,11233,-8.71164,6,9,2014-07-23 02:11:42.851-04,21.33,20.3,-1.52256,-2.78105,0.860663,Clear,666,0,0,,2275,1256,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221382353652231,44.394236079266243,11234,-8.75629,6,10,2014-07-23 02:11:45.644-04,21.32,20.3,-1.52353,-2.86149,1.26273,Clear,666,0,0,,2275,1257,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221418379923591,44.394227021820875,11235,-8.83164,6,10,2014-07-23 02:11:47.984-04,21.32,20.3,-1.40109,-2.59083,2.14504,Clear,666,0,0,,2275,1258,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221483141998959,44.394229040325619,11236,-8.8761,8,10,2014-07-23 02:11:51.851-04,21.35,20.3,-1.45967,-2.51909,2.24088,Clear,666,0,0,,2275,1259,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221543471239201,44.394237688831325,11237,-8.95399,8,10,2014-07-23 02:11:57.845-04,21.35,20.3,-1.35197,-0.637601,-2.5241,Clear,666,0,0,,2275,1260,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221565097972629,44.394241551337984,11238,-8.92945,8,10,2014-07-23 02:12:00.329-04,21.35,20.3,-1.42701,2.19189,1.27364,Clear,666,0,0,,2275,1261,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221586617879481,44.394243861782464,11239,-8.89549,6,10,2014-07-23 02:12:03.047-04,21.34,20.3,-1.51473,0.602605,0.353591,Clear,666,0,0,,2275,1262,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.22164555033217,44.394250695132321,11240,-8.80643,6,10,2014-07-23 02:12:05.343-04,21.35,20.3,-1.49316,1.35965,2.01034,Clear,666,0,0,,2275,1263,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.221690759834317,44.394258870503748,11241,-8.71114,8,9,2014-07-23 02:12:09.422-04,21.37,20.3,-1.34053,1.78203,-2.65052,Clear,666,0,0,,2275,1264,3f36384799636042,0,0,0.2,4,44,
-68.324156610000003,44.284105760000003,11242,-9,16,7,2014-07-25 23:58:02.633-04,20.62,22.8,-1.52743,1.10533,-0.179204,Clear,24,0,0,,2275,4342,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.324129150000005,44.28418621,11243,-22,28,7,2014-07-25 23:58:07.204-04,20.68,22.8,-1.46841,-0.617183,-2.6077,Clear,24,0,0,,2275,4343,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.324129150000005,44.28418621,11244,-22,28,7,2014-07-25 23:58:08.991-04,20.63,22.8,-1.4944,-0.192686,-2.6416,Clear,24,0,0,,2275,4344,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.324121169999998,44.28416052,11245,-22,40,7,2014-07-25 23:58:12.625-04,20.64,22.8,-1.54356,-2.07511,3.01344,Clear,24,0,0,,2275,4345,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.324167290000005,44.284175959999999,11246,-23,29,7,2014-07-25 23:58:15.551-04,20.64,22.8,-1.47637,0.836654,0.449425,Clear,24,0,0,,2275,4346,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.324172140000002,44.284192539999999,11247,-21,23,7,2014-07-25 23:58:17.457-04,20.67,22.8,-1.48037,-0.376709,-1.1706,Clear,24,0,0,,2275,4347,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.324182879999995,44.284213219999998,11248,-19,22,7,2014-07-25 23:58:19.152-04,20.7,22.8,-1.42181,0.43351,-0.567055,Clear,24,0,0,,2275,4348,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.324182879999995,44.284213219999998,11249,-19,22,7,2014-07-25 23:58:21.062-04,20.72,22.8,-1.50052,0.815316,-0.310311,Clear,24,0,0,,2275,4349,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.324222219999996,44.284220410000003,11250,-19,27,7,2014-07-25 23:58:24.879-04,20.7,22.8,-1.46487,0.272871,-1.31814,Clear,24,0,0,,2275,4350,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328861340000003,44.290901499999997,11251,-16,11,9,2014-07-26 00:01:05.521-04,20.69,22.5,-1.45314,0.23118,-2.16122,Clear,24,0,0,,2275,4351,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328861340000003,44.290901499999997,11252,-16,11,9,2014-07-26 00:01:08.835-04,20.68,22.5,-1.37669,0.00444861,-1.77935,Clear,24,0,0,,2275,4352,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328862630000003,44.290889389999997,11253,-14,11,9,2014-07-26 00:01:12.994-04,20.7,22.5,-1.48803,0.586905,-0.115877,Clear,24,0,0,,2275,4353,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328862630000003,44.290889389999997,11254,-14,11,9,2014-07-26 00:01:16.531-04,20.7,22.5,-1.46762,0.363934,-0.879571,Clear,24,0,0,,2275,4354,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328862630000003,44.290889389999997,11255,-14,11,9,2014-07-26 00:01:17.955-04,20.72,22.5,-1.46893,0.169651,-1.05939,Clear,24,0,0,,2275,4355,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328862630000003,44.290889389999997,11256,-14,11,9,2014-07-26 00:01:19.461-04,20.71,22.5,-1.48066,-0.591687,-2.09182,Clear,24,0,0,,2275,4356,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.323594479999997,44.292573310000002,11257,1,12,7,2014-07-26 00:03:13.369-04,20.88,22.5,-1.51414,1.50286,-0.349167,Clear,24,0,0,,2275,4357,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.323589499999997,44.292564830000003,11258,1,12,7,2014-07-26 00:03:17.596-04,20.87,22.5,-1.52715,1.17127,-0.672096,Clear,24,0,0,,2275,4358,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.323589499999997,44.292564830000003,11259,1,12,7,2014-07-26 00:03:20.471-04,20.85,22.5,-1.51146,0.563987,-0.911225,Clear,24,0,0,,2275,4359,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.323589499999997,44.292564830000003,11260,1,12,7,2014-07-26 00:03:23.894-04,20.87,22.5,-1.53008,1.78455,0.623539,Clear,24,0,0,,2275,4360,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.323589499999997,44.292564830000003,11261,1,12,7,2014-07-26 00:03:26.178-04,20.87,22.5,-1.53929,0.821427,-0.269843,Clear,24,0,0,,2275,4361,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.323589499999997,44.292564830000003,11262,1,12,7,2014-07-26 00:03:27.743-04,20.91,22.5,-1.54406,0.216046,-0.807601,Clear,24,0,0,,2275,4362,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.323589499999997,44.292564830000003,11263,1,12,7,2014-07-26 00:03:30.422-04,20.92,22.5,-1.09945,1.90051,1.86446,Clear,24,0,0,,2275,4363,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317363670000006,44.299014730000003,11264,-16,13,7,2014-07-26 00:07:37.454-04,21.1,22.8,-1.52592,1.50837,-0.840733,Clear,24,0,0,,2275,4364,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317363670000006,44.299014730000003,11265,-16,13,7,2014-07-26 00:07:39.319-04,21.07,22.8,-1.53371,-0.78864,-2.93252,Clear,24,0,0,,2275,4365,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317363670000006,44.299014730000003,11266,-16,13,7,2014-07-26 00:07:44.522-04,21.1,22.8,-1.49424,0.522874,-0.372957,Clear,24,0,0,,2275,4366,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317363670000006,44.299014730000003,11267,-16,13,7,2014-07-26 00:07:46.199-04,21.1,22.8,-1.47833,0.385969,-0.38004,Clear,24,0,0,,2275,4367,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317363670000006,44.299014730000003,11268,-16,13,7,2014-07-26 00:07:48.345-04,21.11,22.8,-1.52978,0.555319,-0.248257,Clear,24,0,0,,2275,4368,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317363670000006,44.299014730000003,11269,-16,13,7,2014-07-26 00:07:51.021-04,21.12,22.8,-1.50658,1.16886,0.390979,Clear,24,0,0,,2275,4369,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
```

-68.317363670000006,44.299014730000003,11270,-16,13,7,2014-07-26 00:07:54.406-04,21.13,22.8,-1.48022,0.309654,-0.780261,Clear,24,0,0,,2275,4370,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317363670000006,44.299014730000003,11271,-16,13,7,2014-07-26 00:08:14.881-04,21.06,22.8,-1.47916,2.4383,0.516638,Clear,24,0,0,,2275,4371,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317357240000007,44.29902269999999,11272,-15,12,7,2014-07-26 00:08:17.873-04,21.08,22.8,-1.49672,2.41142,0.159419,Clear,24,0,0,,2275,4372,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317350259999998,44.29903247,11273,-14,12,7,2014-07-26 00:08:21.901-04,21.07,22.8,-1.52313,2.28541,-0.0962795,Clear,24,0,0,,2275,4373,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317344669999997,44.29904072,11274,-13,11,7,2014-07-26 00:08:25.926-04,21.07,22.8,-1.47144,2.36491,0.40984,Clear,24,0,0,,2275,4374,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317340380000005,44.29904981,11275,-13,11,7,2014-07-26 00:08:29.921-04,21.07,22.8,-1.51958,1.73026,0.845249,Clear,24,0,0,,2275,4375,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317340380000005,44.29904981,11276,-13,11,7,2014-07-26 00:08:33.654-04,21.07,22.8,-1.5588,0.929352,0.0580308,Clear,24,0,0,,2275,4376,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317340380000005,44.29904981,11277,-13,11,7,2014-07-26 00:08:37.12-04,21.09,22.8,-1.50672,2.22227,1.40109,Clear,24,0,0,,2275,4377,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317338669999998,44.299059280000002,11278,-13,10,7,2014-07-26 00:08:41.507-04,21.11,22.8,-1.47673,0.95565,-0.284916,Clear,24,0,0,,2275,4378,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317338669999998,44.299059280000002,11279,-13,10,7,2014-07-26 00:08:45.484-04,21.12,22.8,-1.53225,2.23096,0.720144,Clear,24,0,0,,2275,4379,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317338669999998,44.299059280000002,11280,-13,10,7,2014-07-26 00:08:49.477-04,21.11,22.8,-1.52227,2.34402,0.559065,Clear,24,0,0,,2275,4380,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317338669999998,44.299059280000002,11281,-13,10,7,2014-07-26 00:08:52.9-04,21.1,22.8,-1.54657,2.79686,0.76491,Clear,24,0,0,,2275,4381,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.317338669999998,44.299059280000002,11282,-13,10,7,2014-07-26 00:08:56.54-04,21.08,22.8,-1.55265,1.18056,-1.08716,Clear,24,0,0,,2275,4382,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.316379639999994,44.2996117,11283,-14,11,7,2014-07-26 00:11:45.501-04,21.13,22.5,-1.37994,2.95688,-0.406287,Clear,24,0,0,,2275,4383,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.316366799999997,44.299610520000002,11284,-14,12,7,2014-07-26 00:11:50.37-04,21.15,22.5,-1.41807,2.7,1.28717,Clear,24,0,0,,2275,4384,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.316366799999997,44.299610520000002,11285,-14,12,7,2014-07-26 00:11:54.214-04,21.15,22.5,-1.49105,2.15797,1.77932,Clear,24,0,0,,2275,4385,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.316366799999997,44.299610520000002,11286,-14,12,7,2014-07-26 00:11:56.281-04,21.15,22.5,-1.48945,2.33941,2.63363,Clear,24,0,0,,2275,4386,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.316366799999997,44.299610520000002,11287,-14,12,7,2014-07-26 00:11:58.47-04,21.15,22.5,-1.5099,2.64762,-2.89576,Clear,24,0,0,,2275,4387,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.316366799999997,44.299610520000002,11288,-14,12,7,2014-07-26 00:12:00.872-04,21.14,22.5,-1.46922,2.52842,-2.19025,Clear,24,0,0,,2275,4388,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.316366799999997,44.299610520000002,11289,-14,12,7,2014-07-26 00:12:03.948-04,21.12,22.5,-1.49906,-3.06661,-0.779779,Clear,24,0,0,,2275,4389,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.316366799999997,44.299610520000002,11290,-14,12,7,2014-07-26 00:12:06.483-04,21.12,22.5,-1.47586,0.902473,-2.34208,Clear,24,0,0,,2275,4390,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328984289999994,44.298090690000002,11291,15,10,7,2014-07-26 00:16:32.529-04,20.92,22.8,-1.46801,0.24685,2.75562,Clear,24,0,0,,2275,4391,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328984289999994,44.298090690000002,11292,15,10,7,2014-07-26 00:16:36.388-04,20.95,22.8,-1.49794,0.829984,-0.745651,Clear,24,0,0,,2275,4392,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328984939999998,44.298080779999999,11293,14,11,8,2014-07-26 00:16:39.295-04,21,22.8,-1.50497,0.411483,-0.161556,Clear,24,0,0,,2275,4393,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328984939999998,44.298080779999999,11294,14,11,8,2014-07-26 00:16:41.704-04,21.04,22.8,-1.43063,0.904801,1.84794,Clear,24,0,0,,2275,4394,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328984939999998,44.298080779999999,11295,14,11,8,2014-07-26 00:16:43.657-04,21.02,22.8,-1.45945,1.05607,2.77088,Clear,24,0,0,,2275,4395,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.328984939999998,44.298080779999999,11296,14,11,8,2014-07-26 00:16:46.839-04,20.97,22.8,-1.54763,1.41981,-0.417801,Clear,24,0,0,,2275,4396,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330137129999997,44.305739969999998,11297,38,10,7,2014-07-26 00:18:37.561-04,21.19,23.2,-1.53425,-0.591592,-0.760767,Clear,24,0,0,,2275,4397,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330148370000003,44.305760829999997,11298,40,10,7,2014-07-26 00:18:39.58-04,21.19,23.2,-1.53148,1.19234,1.15079,Clear,24,0,0,,2275,4398,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330173689999995,44.305813669999999,11299,37,10,8,2014-07-26 00:18:44.188-04,21.16,23.2,-1.54553,0.769029,2.39575,Clear,24,0,0,,2275,4399,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330184389999999,44.30583937,11300,37,10,8,2014-07-26 00:18:46.873-04,21.14,23.2,-1.48765,2.53615,-2.32356,Clear,24,0,0,,2275,4400,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330199089999994,44.30587775,11301,34,10,8,2014-07-26 00:18:50.227-04,21.16,23.2,-1.47212,-1.65018,-2.00611,Clear,24,0,0,,2275,4401,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330204230000007,44.305893269999999,11302,33,10,8,2014-07-26 00:18:52.731-04,21.16,23.2,-1.4406,-3.03724,-3.14147,Clear,24,0,0,,2275,4402,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330209940000003,44.305933119999999,11303,36,11,8,2014-07-26 00:18:55.562-04,21.17,23.2,-1.43617,1.61556,-0.113119,Clear,24,0,0,,2275,4403,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330221780000002,44.305948049999998,11304,35,11,8,2014-07-26 00:18:57.608-04,21.16,23.2,-1.5251,-1.1675,-2.68154,Clear,24,0,0,,2275,4404,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330234520000005,44.305958920000002,11305,37,10,8,2014-07-26 00:18:59.688-04,21.17,23.2,-1.4776,0.770137,-0.800097,Clear,24,0,0,,2275,4405,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330248179999998,44.30597968,11306,36,11,8,2014-07-26 00:19:01.683-04,21.17,23.2,-1.44698,-1.02217,-2.41272,Clear,24,0,0,,2275,4406,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330263610000003,44.306026289999998,11307,33,10,8,2014-07-26 00:19:06.168-04,21.12,23.2,-1.45192,2.09293,-1.19277,Clear,24,0,0,,2275,4407,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.330270580000004,44.306046449999997,11308,32,10,8,2014-07-26 00:19:07.905-04,21.12,23.2,-1.33399,2.23771,-1.08632,Clear,24,0,0,,2275,4408,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.33119277,44.30773963,11309,32,11,8,2014-07-26 00:20:14.773-04,21.2,23.5,-1.47837,1.32727,0.0369404,Clear,24,0,0,,2275,4409,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.331208619999998,44.307723539999998,11310,36,11,8,2014-07-26 00:20:17.352-04,21.19,23.5,-1.51748,1.36014,1.63825,Clear,24,0,0,,2275,4410,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332015870000006,44.30984232,11311,38,11,6,2014-07-26 00:21:25.404-04,21.27,23.5,-1.54929,-0.890884,-1.7958,Clear,24,0,0,,2275,4411,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332025689999995,44.3098356,11312,38,11,6,2014-07-26 00:21:29.598-04,21.21,23.5,-1.49706,1.06325,1.13955,Clear,24,0,0,,2275,4412,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332025689999995,44.3098356,11313,38,11,6,2014-07-26 00:21:31.723-04,21.22,23.5,-1.53142,2.11833,-3.00635,Clear,24,0,0,,2275,4413,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332025689999995,44.3098356,11314,38,11,6,2014-07-26 00:21:34.662-04,21.2,23.5,-1.56343,0.0995162,2.49353,Clear,24,0,0,,2275,4414,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332025689999995,44.3098356,11315,38,11,6,2014-07-26 00:21:36.949-04,21.18,23.5,-1.56289,-1.05581,2.34091,Clear,24,0,0,,2275,4415,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332025689999995,44.3098356,11316,38,11,6,2014-07-26 00:21:38.942-04,21.18,23.5,-1.49487,0.501111,-2.00852,Clear,24,0,0,,2275,4416,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332025689999995,44.3098356,11317,38,11,6,2014-07-26 00:21:41.022-04,21.19,23.5,-1.55409,0.0430539,-1.92716,Clear,24,0,0,,2275,4417,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332025689999995,44.3098356,11318,38,11,6,2014-07-26 00:21:44.448-04,21.21,23.5,-1.54347,1.0928,0.123952,Clear,24,0,0,,2275,4418,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332025689999995,44.3098356,11319,38,11,6,2014-07-26 00:21:47.447-04,21.22,23.5,-1.42919,1.59153,1.38567,Clear,24,0,0,,2275,4419,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333435910000006,44.31347059,11320,25,13,7,2014-07-26 00:22:53.578-04,21.29,23.5,-1.49147,1.96963,2.02585,Clear,24,0,0,,2275,4420,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333424890000003,44.313458519999998,11321,29,11,7,2014-07-26 00:22:56.598-04,21.25,23.5,-1.50123,2.74728,-2.72397,Clear,24,0,0,,2275,4421,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333424890000003,44.313458519999998,11322,29,11,7,2014-07-26 00:22:59.073-04,21.22,23.5,-1.55874,-0.820559,1.3811,Clear,24,0,0,,2275,4422,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333438729999997,44.313456680000002,11323,28,12,7,2014-07-26 00:23:02.944-04,21.22,23.8,-1.45962,2.31665,-0.975042,Clear,24,0,0,,2275,4423,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333438729999997,44.313456680000002,11324,28,12,7,2014-07-26 00:23:05.745-04,21.22,23.8,-1.50628,1.57295,-0.668213,Clear,24,0,0,,2275,4424,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333438729999997,44.313456680000002,11325,28,12,7,2014-07-26 00:23:09.32-04,21.24,23.8,-1.51902,1.987,0.902722,Clear,24,0,0,,2275,4425,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333438729999997,44.313456680000002,11326,28,12,7,2014-07-26 00:23:13.094-04,21.25,23.8,-1.45448,-0.443792,-1.47104,Clear,24,0,0,,2275,4426,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333374989999996,44.317959539999997,11327,35,12,6,2014-07-26 00:24:38.903-04,21.2,23.8,-1.42534,2.85578,1.64244,Clear,24,0,0,,2275,4427,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333374989999996,44.317959539999997,11328,35,12,6,2014-07-26 00:24:42.873-04,21.25,23.8,-1.48877,1.87825,1.98102,Clear,24,0,0,,2275,4428,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333405040000002,44.317942109999997,11329,35,11,6,2014-07-26 00:24:45.848-04,21.24,23.8,-1.50077,2.99202,-2.65266,Clear,24,0,0,,2275,4429,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333405040000002,44.317942109999997,11330,35,11,6,2014-07-26 00:24:47.889-04,21.24,23.8,-1.41498,-2.9995,-1.83797,Clear,24,0,0,,2275,4430,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333405040000002,44.317942109999997,11331,35,11,6,2014-07-26 00:24:50.148-04,21.24,23.8,-1.50008,2.07842,-1.8969,Clear,24,0,0,,2275,4431,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.333401080000002,44.31793021,11332,36,11,6,2014-07-26 00:24:53.009-04,21.23,23.8,-1.36437,2.49818,-0.851145,Clear,24,0,0,,2275,4432,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.33339189,44.31794017,11333,35,10,6,2014-07-26 00:24:56.08-04,21.25,23.8,-1.46656,1.91442,-0.139186,Clear,24,0,0,,2275,4433,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.33339189,44.31794017,11334,35,10,6,2014-07-26 00:25:00.074-04,21.24,23.8,-1.4714,-1.84397,-2.64142,Clear,24,0,0,,2275,4434,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332913189999999,44.321735889999999,11335,24,10,9,2014-07-26 00:26:27.496-04,21.24,23.8,-1.50892,2.34822,-1.99482,Clear,24,0,0,,2275,4435,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332914029999998,44.32175034,11336,25,10,9,2014-07-26 00:26:35.182-04,21.24,23.8,-1.47816,2.76063,-1.34133,Clear,24,0,0,,2275,4436,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332914029999998,44.32175034,11337,25,10,9,2014-07-26 00:26:37.663-04,21.24,23.8,-1.45748,2.52523,-0.331351,Clear,24,0,0,,2275,4437,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332914029999998,44.32175034,11338,25,10,9,2014-07-26 00:26:39.628-04,21.25,23.8,-1.48361,1.66923,-0.140697,Clear,24,0,0,,2275,4438,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332914029999998,44.32175034,11339,25,10,9,2014-07-26 00:26:41.89-04,21.26,23.8,-1.46949,1.94027,1.70444,Clear,24,0,0,,2275,4439,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332914029999998,44.32175034,11340,25,10,9,2014-07-26 00:26:43.541-04,21.26,23.8,-1.47773,1.5204,2.20791,Clear,24,0,0,,2275,4440,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332914029999998,44.32175034,11341,25,10,9,2014-07-26 00:26:46.421-04,21.25,23.8,-1.52501,-1.93269,-0.434235,Clear,24,0,0,,2275,4441,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332914029999998,44.32175034,11342,25,10,9,2014-07-26 00:26:48.15-04,21.25,23.8,-1.46274,2.73161,-1.57673,Clear,24,0,0,,2275,4442,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.332897630000005,44.321759849999999,11343,25,10,9,2014-07-26 00:26:49.612-04,21.24,23.8,-1.37164,2.36865,-1.6405,Clear,24,0,0,,2275,4443,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334225180000004,44.331246839999999,11344,8,15,5,2014-07-26 00:29:13.891-04,21.29,24.1,-1.51616,2.09372,0.710069,Clear,24,0,0,,2275,4444,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334225180000004,44.331246839999999,11345,8,15,5,2014-07-26 00:29:18.167-04,21.27,24.1,-1.49288,2.97364,-0.0856391,Clear,24,0,0,,2275,4445,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334225180000004,44.331246839999999,11346,8,15,5,2014-07-26 00:29:22.505-04,21.27,24.1,-1.47492,-2.87011,-2.73935,Clear,24,0,0,,2275,4446,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334225180000004,44.331246839999999,11347,8,15,5,2014-07-26 00:29:26.433-04,21.29,24.1,-1.42741,1.66021,-1.81675,Clear,24,0,0,,2275,4447,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334225180000004,44.331246839999999,11348,8,15,5,2014-07-26 00:29:30.743-04,21.28,24.1,-1.50615,0.172949,-0.076524,Clear,24,0,0,,2275,4448,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334925470000002,44.333450040000002,11349,11,11,7,2014-07-26 00:30:33.403-04,21.27,24.1,-1.50865,2.75583,1.2592,Clear,24,0,0,,2275,4449,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334925470000002,44.333450040000002,11350,11,11,7,2014-07-26 00:30:37.411-04,21.26,24.1,-1.53583,1.88386,0.00956062,Clear,24,0,0,,2275,4450,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334925470000002,44.333450040000002,11351,11,11,7,2014-07-26 00:30:40.779-04,21.25,24.1,-1.51218,1.79899,-1.17349,Clear,24,0,0,,2275,4451,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334925470000002,44.333450040000002,11352,11,11,7,2014-07-26 00:30:47.998-04,21.24,24.1,-1.51381,1.04511,2.82494,Clear,24,0,0,,2275,4452,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.334925470000002,44.333450040000002,11353,11,11,7,2014-07-26 00:30:52.827-04,21.25,24.1,-1.49866,0.662446,0.761368,Clear,24,0,0,,2275,4453,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.335517879999998,44.335894959999997,11354,6,10,8,2014-07-26 00:32:10.297-04,21.26,24.1,-1.47695,0.933068,-0.629877,Clear,24,0,0,,2275,4454,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.335517879999998,44.335894959999997,11355,6,10,8,2014-07-26 00:32:12.552-04,21.26,24.1,-1.4794,2.72181,2.76961,Clear,24,0,0,,2275,4455,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.335517879999998,44.335894959999997,11356,6,10,8,2014-07-26 00:32:14.887-04,21.26,24.1,-1.49032,1.14835,3.01737,Clear,24,0,0,,2275,4456,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.335517879999998,44.335894959999997,11357,6,10,8,2014-07-26 00:32:17.045-04,21.25,24.1,-1.48088,1.5588,-1.46964,Clear,24,0,0,,2275,4457,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.33553023000003,44.33589165,11358,7,10,8,2014-07-26 00:32:19.077-04,21.25,24.1,-1.52599,-0.627218,-2.11838,Clear,24,0,0,,2275,4458,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.33575381,44.34585337,11359,-4,13,5,2014-07-26 00:34:08.257-04,21.57,23.8,-1.53084,1.46173,0.31017,Clear,24,0,0,,2275,4459,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.335770109999999,44.3458411,11360,-4,13,5,2014-07-26 00:34:11.717-04,21.28,23.8,-1.53364,1.44749,-1.48618,Clear,24,0,0,,2275,4460,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.335766489999997,44.34582855,11361,-4,13,5,2014-07-26 00:34:15.745-04,21.25,23.8,-1.45423,1.4069,1.52327,Clear,24,0,0,,2275,4461,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.335762970000005,44.345839390000002,11362,-4,11,6,2014-07-26 00:34:19.674-04,21.26,23.8,-1.48395,1.387,2.95234,Clear,24,0,0,,2275,4462,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364715779999997,44.346771070000003,11363,-5,10,9,2014-07-26 00:47:32.155-04,21.31,25.1,-1.45763,2.793,-0.885157,Clear,24,0,0,,2275,3886,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364729980000007,44.346744960000002,11364,-3,10,9,2014-07-26 00:47:37.422-04,21.31,25.1,-1.53757,2.54152,-2.05399,Clear,24,0,0,,2275,3887,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364729980000007,44.346744960000002,11365,-3,10,9,2014-07-26 00:47:41.055-04,21.3,25.1,-1.45529,2.57893,2.70483,Clear,24,0,0,,2275,3888,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364729980000007,44.346744960000002,11366,-3,10,9,2014-07-26 00:47:45.307-04,21.31,25.1,-1.51776,1.37064,0.0961462,Clear,24,0,0,,2275,3889,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364730230000006,44.346735559999999,11367,-1,9,9,2014-07-26 00:47:51.099-04,21.31,25.1,-1.53666,-2.69216,1.58415,Clear,24,0,0,,2275,3890,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364721779999996,44.3467433,11368,-1,9,9,2014-07-26 00:47:54.777-04,21.3,25.1,-1.51083,2.14194,-1.7146,Clear,24,0,0,,2275,3891,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.36599108,44.343645309999999,11369,-9,10,6,2014-07-26 00:49:50.396-04,21.4,25.1,-1.50087,0.255036,2.37028,Clear,24,0,0,,2275,3892,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.365985519999995,44.343653860000003,11370,-11,12,7,2014-07-26 00:49:53.763-04,21.37,25.1,-1.26823,0.565967,2.43322,Clear,24,0,0,,2275,3893,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.365985519999995,44.343653860000003,11371,-11,12,7,2014-07-26 00:49:57.786-04,21.39,25.1,-1.40558,-1.30646,1.96478,Clear,24,0,0,,2275,3894,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.367987409999998,44.337969729999998,11372,-7,11,7,2014-07-26 00:54:11.592-04,21.37,25.4,-1.4103,0.0159289,1.83247,Clear,24,0,0,,2275,8624,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.36466688,44.346450580000003,11373,-5,9,9,2014-07-26 01:06:00.776-04,21.3,26.7,-1.53494,2.39787,-2.63181,Clear,24,0,0,,2275,1940,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364679409999994,44.346453930000003,11374,-5,9,9,2014-07-26 01:06:07.983-04,21.29,26.7,-1.51939,2.22397,-2.88708,Clear,24,0,0,,2275,1941,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364679409999994,44.346453930000003,11375,-5,9,9,2014-07-26 01:06:12.662-04,21.29,26.7,-1.5075,1.65388,2.1417,Clear,24,0,0,,2275,1942,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364679409999994,44.346453930000003,11376,-5,9,9,2014-07-26 01:06:16.39-04,21.29,26.7,-1.51198,0.751533,-0.131732,Clear,24,0,0,,2275,1943,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364679409999994,44.346453930000003,11377,-5,9,9,2014-07-26 01:06:18.947-04,21.3,26.7,-1.53453,1.52385,-0.682456,Clear,24,0,0,,2275,1944,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364679409999994,44.346453930000003,11378,-5,9,9,2014-07-26 01:06:22.482-04,21.29,26.7,-1.46439,-0.200384,2.2113,Clear,24,0,0,,2275,1945,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364679409999994,44.346453930000003,11379,-5,9,9,2014-07-26 01:06:25.52-04,21.31,26.7,-1.53354,-0.420825,-3.08724,Clear,24,0,0,,2275,1946,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364679409999994,44.346453930000003,11380,-5,9,9,2014-07-26 01:06:29.624-04,21.29,26.4,-1.38707,-0.404569,-2.78233,Clear,24,0,0,,2275,1947,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.366056360000002,44.353585950000003,11381,3,9,8,2014-07-26 01:09:40.754-04,21.34,25.7,-1.36027,0.162439,-2.03786,Clear,24,0,0,,2275,2997,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.366056360000002,44.353585950000003,11382,3,9,8,2014-07-26 01:09:45.013-04,21.33,25.7,-1.32981,0.419218,-1.97571,Clear,24,0,0,,2275,2998,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.349159689999993,44.35638514,11383,-22,9,8,2014-07-26 01:12:38.834-04,21.27,25.7,-1.52055,2.13179,2.54566,Clear,24,0,0,,2275,2999,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.349148060000005,44.356391119999998,11384,-20,9,9,2014-07-26 01:12:44.889-04,21.26,25.7,-1.49798,1.19031,-1.22239,Clear,24,0,0,,2275,3000,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.349148060000005,44.356391119999998,11385,-20,9,9,2014-07-26 01:12:46.321-04,21.28,25.7,-1.46493,1.38341,0.00630887,Clear,24,0,0,,2275,3001,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.349135469999993,44.35640111,11386,-18,9,10,2014-07-26 01:12:48.94-04,21.26,25.7,-1.43609,-1.81399,-0.00772941,Clear,24,0,0,,2275,3002,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.349135469999993,44.35640111,11387,-18,9,10,2014-07-26 01:12:50.518-04,21.26,25.7,-1.37473,-1.19064,2.43467,Clear,24,0,0,,2275,3003,a3465ddfeb5a2ad3,0,0,0.5,4,45,
-68.364648590000954,44.423505279446822,11388,-20.7262,6,8,2014-07-29 23:09:44.491-04,21.16,18,-1.5373,2.64167,-1.67433,Clear,26,0,0,,2275,9519,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364689168697154,44.423488380990321,11389,-20.4892,8,8,2014-07-29 23:09:50.749-04,21.12,18,-1.48893,-1.07677,0.712197,Clear,26,0,0,,2275,9520,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364689168697154,44.423488380990321,11390,-20.4892,8,8,2014-07-29 23:09:52.097-04,21.12,18,-1.36055,2.19034,-2.41315,Clear,26,0,0,,2275,9521,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365143923854347,44.427296382651249,11391,-19.6108,8,10,2014-07-29 23:11:21.087-04,21.07,18,-1.54858,2.19686,-2.36711,Clear,26,0,0,,2275,9522,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365143923854347,44.427296382651249,11392,-19.6108,8,10,2014-07-29 23:11:24.17-04,21.09,18,-1.49453,-1.39124,0.446851,Clear,26,0,0,,2275,9523,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365143923854347,44.427296382651249,11393,-19.6108,8,10,2014-07-29 23:11:26.273-04,21.14,18,-1.53057,-1.9935,-0.102814,Clear,26,0,0,,2275,9524,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365143923854347,44.427296382651249,11394,-19.6108,8,10,2014-07-29 23:11:29.672-04,21.16,18,-1.4721,0.494838,2.54675,Clear,26,0,0,,2275,9525,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365143923854347,44.427296382651249,11395,-19.6108,8,10,2014-07-29 23:11:32.24-04,21.17,18,-1.48649,-0.00614598,2.09172,Clear,26,0,0,,2275,9526,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365193106283442,44.427279173480194,11396,-19.0013,6,10,2014-07-29 23:11:35.061-04,21.15,18,-1.5307,0.869961,2.87578,Clear,26,0,0,,2275,9527,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365193106283442,44.427279173480194,11397,-19.0013,6,10,2014-07-29 23:11:38.096-04,21.08,18,-1.44222,1.31605,-3.0616,Clear,26,0,0,,2275,9528,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365111430335787,44.427264220218582,11398,-18.7653,4,10,2014-07-29 23:11:42.466-04,21.06,18,-1.48214,-2.59352,-0.824232,Clear,26,0,0,,2275,9529,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365069515143517,44.427261620015301,11399,-18.6859,4,10,2014-07-29 23:11:44.886-04,21.07,18,-1.48964,-2.7361,-0.953707,Clear,26,0,0,,2275,9530,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.365052587181523,44.427260184131434,11400,-18.566,4,10,2014-07-29 23:11:47.597-04,21.07,18,-1.51059,2.20626,-2.18998,Clear,26,0,0,,2275,9531,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364981957925053,44.427235774774871,11401,-18.25,4,10,2014-07-29 23:11:51.785-04,21.08,18,-1.49739,-2.80481,-0.867993,Clear,26,0,0,,2275,9532,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364946040757431,44.427203251642105,11402,-18.0392,6,10,2014-07-29 23:11:55.078-04,21.1,18,-1.42673,-2.74183,-0.845735,Clear,26,0,0,,2275,9533,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364946040757431,44.427203251642105,11403,-18.0392,6,10,2014-07-29 23:11:57.51-04,21.13,18,-1.38142,-0.00310331,2.08815,Clear,26,0,0,,2275,9534,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364924560306946,44.427154870068499,11404,-18.0848,16,9,2014-07-29 23:12:00.644-04,21.19,18,-1.29572,-0.505202,1.64219,Clear,26,0,0,,2275,9535,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364921179681218,44.427145984462953,11405,-18.1362,6,10,2014-07-29 23:12:02.665-04,21.18,18,-1.20882,-1.11406,1.15556,Clear,26,0,0,,2275,9536,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.36491396305378,44.427131416461883,11406,-18.1748,6,10,2014-07-29 23:12:04.807-04,21.11,18,-1.37992,-1.29568,0.788381,Clear,26,0,0,,2275,9537,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.36491396305378,44.427131416461883,11407,-18.1748,6,10,2014-07-29 23:12:07.684-04,21.11,18,-1.33831,-2.12835,-0.157941,Clear,26,0,0,,2275,9538,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.36491396305378,44.427131416461883,11408,-18.1748,6,10,2014-07-29 23:12:09.112-04,21.1,18,-1.38714,-3.07906,-1.20873,Clear,26,0,0,,2275,9539,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364867066776966,44.427083240342171,11409,-18.2623,4,10,2014-07-29 23:12:11.226-04,21.12,18,-1.28055,2.14044,-2.27769,Clear,26,0,0,,2275,9540,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364867066776966,44.427083240342171,11410,-18.2623,4,10,2014-07-29 23:12:13.234-04,21.12,18,-1.21217,1.40541,-2.89396,Clear,26,0,0,,2275,9541,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364867066776966,44.427083240342171,11411,-18.2623,4,10,2014-07-29 23:12:14.805-04,21.15,18,-1.08838,1.41101,-2.89489,Clear,26,0,0,,2275,9542,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364832883282872,44.4270409923805,11412,-18.2441,4,10,2014-07-29 23:12:16.243-04,21.15,18,-1.06964,1.2801,-3.02395,Clear,26,0,0,,2275,9543,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364832883282872,44.4270409923805,11413,-18.2441,4,10,2014-07-29 23:12:17.664-04,21.15,18,-1.1463,0.792969,2.88261,Clear,26,0,0,,2275,9544,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364817250309599,44.42702122368584,11414,-18.2126,4,10,2014-07-29 23:12:19.364-04,21.08,18,-1.2076,0.757378,2.80601,Clear,26,0,0,,2275,9545,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364817250309599,44.42702122368584,11415,-18.2126,4,10,2014-07-29 23:12:20.626-04,21.08,18,-1.27198,-0.0600846,2.12914,Clear,26,0,0,,2275,9546,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364817250309599,44.42702122368584,11416,-18.2126,4,10,2014-07-29 23:12:22.642-04,21.2,18,-1.51141,-0.929246,1.14597,Clear,26,0,0,,2275,9547,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364764374285031,44.426977534222075,11417,-17.8869,4,10,2014-07-29 23:12:26.064-04,21.16,18,-1.38958,-0.147599,2.00163,Clear,26,0,0,,2275,9548,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364753084204807,44.426966969641995,11418,-17.8025,4,10,2014-07-29 23:12:28.381-04,21.16,18,-1.49113,-1.03243,1.02564,Clear,26,0,0,,2275,9549,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.36472962968999,44.426947295341115,11419,-17.6823,4,10,2014-07-29 23:12:30.125-04,21.15,18,-1.53692,0.625756,2.62645,Clear,26,0,0,,2275,9550,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.36470962933906,44.426923433451556,11420,-17.6107,4,10,2014-07-29 23:12:32.508-04,21.15,18,-1.38854,-2.13186,-0.192688,Clear,26,0,0,,2275,9551,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364700866171248,44.426915377816272,11421,-17.521,4,10,2014-07-29 23:12:37.905-04,21.16,18,-1.49818,-0.754379,1.28197,Clear,26,0,0,,2275,9552,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364644084884716,44.426907156044578,11422,-17.4904,4,10,2014-07-29 23:12:42.113-04,21.15,18,-1.48667,0.563537,2.61513,Clear,26,0,0,,2275,9553,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364585588149851,44.426875476846853,11423,-17.4331,4,10,2014-07-29 23:12:46.872-04,21.11,18,-1.45736,-1.13633,0.714721,Clear,26,0,0,,2275,9554,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364549683920799,44.426851328895744,11424,-17.4152,4,10,2014-07-29 23:12:50.352-04,21.07,18,-1.48038,0.487212,2.38748,Clear,26,0,0,,2275,9555,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364540736312222,44.426842350653516,11425,-17.4199,4,10,2014-07-29 23:12:54.926-04,21.07,18,-1.36295,-1.99119,-0.117279,Clear,26,0,0,,2275,9556,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364495348460423,44.426789550771076,11426,-17.4998,6,10,2014-07-29 23:12:57.298-04,21.07,18,-1.47901,3.02538,-1.43934,Clear,26,0,0,,2275,9557,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364480960511386,44.426774775619961,11427,-17.508,4,10,2014-07-29 23:12:59.432-04,21.07,18,-1.48133,-2.34151,-0.43086,Clear,26,0,0,,2275,9558,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364458763503791,44.426760462655338,11428,-17.5421,4,10,2014-07-29 23:13:02.503-04,21.08,18,-1.38199,2.10127,-2.41025,Clear,26,0,0,,2275,9559,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364405002545055,44.426720580350384,11429,-17.545,4,10,2014-07-29 23:13:07.568-04,21.08,17.7,-1.44235,-0.994924,1.01002,Clear,26,0,0,,2275,9560,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364370096188964,44.426674496833172,11430,-17.5781,4,9,2014-07-29 23:13:11.593-04,21.07,17.7,-1.43859,-0.862064,1.16941,Clear,26,0,0,,2275,9561,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364354077172777,44.426651192698124,11431,-17.5952,4,9,2014-07-29 23:13:13.434-04,21.07,17.7,-1.35703,2.22243,-2.227,Clear,26,0,0,,2275,9562,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364337287969533,44.426632063218811,11432,-17.5979,4,10,2014-07-29 23:13:16.164-04,21.1,17.7,-1.3954,-0.223316,1.866,Clear,26,0,0,,2275,9563,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364323230930253,44.426614133443209,11433,-17.5993,4,10,2014-07-29 23:13:18.201-04,21.09,17.7,-1.52218,-2.36815,-0.461028,Clear,26,0,0,,2275,9564,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364311317907635,44.42657993481032,11434,-17.5716,4,10,2014-07-29 23:13:20.165-04,21.09,17.7,-1.47818,-1.12235,0.937211,Clear,26,0,0,,2275,9565,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364300820901263,44.42654387774401,11435,-17.5191,4,10,2014-07-29 23:13:23.897-04,21.09,18,-1.47466,-2.78602,-0.909963,Clear,26,0,0,,2275,9566,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.36428312650024,44.426515683515937,11436,-17.4826,4,10,2014-07-29 23:13:27.667-04,21.09,17.7,-1.47668,-1.42863,0.601583,Clear,26,0,0,,2275,9567,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364276574952598,44.426484562117274,11437,-17.4689,4,10,2014-07-29 23:13:30.288-04,21.11,17.7,-1.47799,-1.60975,0.434896,Clear,26,0,0,,2275,9568,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364270641132549,44.426461765920443,11438,-17.4643,6,10,2014-07-29 23:13:32.436-04,21.11,17.7,-1.53134,2.632,-1.66957,Clear,26,0,0,,2275,9569,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364249282813191,44.426419222103206,11439,-17.4428,4,10,2014-07-29 23:13:35.048-04,21.12,17.7,-1.51706,1.98048,-2.46707,Clear,26,0,0,,2275,9570,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364231456336441,44.426370952912372,11440,-17.3772,4,10,2014-07-29 23:13:40.891-04,21.22,17.7,-1.41373,-2.3229,-0.416964,Clear,26,0,0,,2275,9571,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364216894283658,44.426319908222752,11441,-17.2836,6,10,2014-07-29 23:13:43.225-04,21.22,17.7,-1.54166,1.6823,-2.64286,Clear,26,0,0,,2275,9572,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364509133980704,44.426053647149956,11442,-17.6053,8,10,2014-07-29 23:14:13.952-04,21.19,17.7,-1.50377,-1.73164,0.0580915,Clear,26,0,0,,2275,9573,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364572418218629,44.426057234779229,11443,-17.6788,4,10,2014-07-29 23:14:18.097-04,21.16,17.7,-1.39137,-1.59367,0.160167,Clear,26,0,0,,2275,9574,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364589819603879,44.426066246116605,11444,-17.7042,4,9,2014-07-29 23:14:20.694-04,21.12,17.7,-1.51562,-0.427039,1.39364,Clear,26,0,0,,2275,9575,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364627881569973,44.426101780871825,11445,-17.8403,8,9,2014-07-29 23:14:24.02-04,21.12,17.7,-1.49235,-0.598028,1.24289,Clear,26,0,0,,2275,9576,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364638394542752,44.426117293997862,11446,-17.787,6,9,2014-07-29 23:14:25.74-04,21.12,17.7,-1.38302,-0.00972732,1.94193,Clear,26,0,0,,2275,9577,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364647516293957,44.426138903471333,11447,-17.6895,6,9,2014-07-29 23:14:28.909-04,21.15,17.7,-1.48713,-0.135815,1.70831,Clear,26,0,0,,2275,9578,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.364647516293957,44.426138903471333,11448,-17.6895,6,9,2014-07-29 23:14:31.041-04,21.14,17.7,-1.52421,0.289743,2.0638,Clear,26,0,0,,2275,9579,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,

-68.3647152573174637,44.42621057209017,11449,-17.8154,6,8,2014-07-29 23:14:35.662-04,21.13,17.7,-1.4706,1.67323,-2.90523,Clear,26,0,0,,2275,9580,3f36384799636042,0,0,0.5,4,46,
-68.2028526299999995,44.30302159,2673,-10,3,12,2014-06-22 00:22:17.138-04,21.53,20.3,-1.42741,0.366807,2.38024,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,403,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2028526299999995,44.30302159,2674,-10,3,12,2014-06-22 00:22:18.78-04,21.56,20.3,-1.46442,1.70824,-2.65697,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,404,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2028526299999995,44.30302159,2675,-10,3,12,2014-06-22 00:22:20.11-04,21.56,20.3,-1.52354,0.65381,2.62175,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,405,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2028322999999997,44.30296863000002,2676,-13,3,12,2014-06-22 00:29:22.615-04,21.68,19.9,-1.45078,0.0655327,2.77845,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,406,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2028322999999997,44.30296863000002,2677,-13,3,12,2014-06-22 00:29:24.429-04,21.68,19.9,-1.45472,-0.610813,2.19764,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,407,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2028406000000002,44.30297742999999,2678,-9,4,10,2014-06-22 00:29:34.212-04,21.67,19.9,-1.51889,-1.78634,1.5557,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,408,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2028406000000002,44.30297742999999,2679,-9,4,10,2014-06-22 00:29:36.885-04,21.74,19.9,-1.44978,0.669516,-2.44388,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,409,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2028406000000002,44.30297742999999,2680,-9,4,10,2014-06-22 00:29:40.831-04,21.74,19.9,-1.46662,0.513937,-2.12944,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,410,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035441210000004,44.30193191,2681,-11,3,12,2014-06-22 00:32:11.85-04,21.6,20.3,-1.49603,-1.15983,1.18953,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,411,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035442210000004,44.30193191,2682,-11,3,12,2014-06-22 00:32:13.408-04,21.67,20.3,-1.42769,-1.29357,0.829216,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,412,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035363899999996,44.30192413999997,2683,-10,3,12,2014-06-22 00:32:35.175-04,21.57,20.3,-1.46634,-2.99617,-1.31863,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,413,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035363899999996,44.30192413999997,2684,-10,3,12,2014-06-22 00:32:37.406-04,21.64,20.3,-1.4222,2.99054,-1.71353,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,414,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035363899999996,44.30192413999997,2685,-10,3,12,2014-06-22 00:32:42.711-04,21.63,20.3,-1.34628,0.172178,2.09612,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,415,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035347500000003,44.30193623000003,2686,-9,3,12,2014-06-22 00:32:59.831-04,21.72,20.3,-1.38591,0.532974,2.29891,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,416,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2040491599999997,44.30182945,2687,-8,3,11,2014-06-22 00:34:35.185-04,21.52,19.6,-1.36772,-0.610249,1.54728,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,417,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2040491599999997,44.30182945,2688,-8,3,11,2014-06-22 00:34:37.898-04,21.54,19.6,-1.45266,1.35568,-2.86196,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,418,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2040410099999997,44.30183697999997,2689,-8,3,12,2014-06-22 00:34:41.95-04,21.55,19.6,-1.49956,-1.83961,-0.0885298,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,419,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2040410099999997,44.30183697999997,2690,-8,3,12,2014-06-22 00:34:48.342-04,21.48,19.6,-1.44231,0.847383,2.89377,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,420,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2040487600000006,44.30182940000003,2691,-8,3,12,2014-06-22 00:34:58.384-04,21.54,19.6,-1.36997,-0.218051,1.39444,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,421,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2040551399999994,44.30183939999999,2692,-7,3,12,2014-06-22 00:35:15.723-04,21.59,19.6,-1.46967,-1.71787,0.321822,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,422,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2040420200000003,44.30183385,2693,-7,3,12,2014-06-22 00:35:22.515-04,21.62,19.6,-1.43484,2.78633,-1.14,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,423,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2040362399999994,44.3018213,2694,-6,3,12,2014-06-22 00:35:26.049-04,21.67,19.6,-1.46582,-0.285742,2.00802,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,424,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2090852599999995,44.29850838,2695,-5,3,11,2014-06-22 00:37:20.283-04,21.6,19.3,-1.35668,2.88547,-1.11796,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,425,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2090832300000005,44.29852181999998,2696,-5,3,10,2014-06-22 00:37:22.85-04,21.67,19.3,-1.41052,-2.49754,-0.136652,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,426,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2090886,44.29851147,2697,-6,3,11,2014-06-22 00:37:25.363-04,21.67,19.3,-1.47456,-2.80201,0.357175,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,427,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2090886,44.29851147,2698,-6,3,11,2014-06-22 00:37:29.988-04,21.68,19.3,-1.46247,-2.1655,0.376496,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,428,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2147915000000004,44.29728748,2699,7,3,12,2014-06-22 00:39:51.764-04,21.75,19.6,-1.09577,3.08618,2.99573,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,429,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2148100999999994,44.29728405000002,2700,7,3,11,2014-06-22 00:39:55.861-04,21.75,19.6,-1.55957,1.63965,-1.95127,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,430,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2148380700000005,44.29728458000003,2701,8,3,12,2014-06-22 00:40:01.386-04,21.7,19.3,-1.19169,2.93024,-2.87174,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,431,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2148516400000006,44.29730642999999,2702,8,3,11,2014-06-22 00:40:04.39-04,21.71,19.6,-1.17692,2.64385,-2.94032,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,432,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2148876600000002,44.29732943999999,2703,9,3,9,2014-06-22 00:40:06.609-04,21.71,19.6,-1.39775,-3.13684,2.52612,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,433,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.21491951,44.29734125000002,2704,9,3,10,2014-06-22 00:40:10.697-04,21.71,19.6,-1.3522,0.54936,-2.46437,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,434,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2149434999999994,44.29734612,2705,9,3,10,2014-06-22 00:40:26.989-04,21.62,19.6,-1.56387,0.667498,1.90889,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,435,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2149978000000063,44.29737585000002,2706,10,3,11,2014-06-22 00:40:32.922-04,21.77,19.6,-1.40407,-0.567666,1.1686,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,436,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2150074999999997,44.29738779000002,2707,10,3,11,2014-06-22 00:40:34.691-04,21.73,19.6,-1.45029,-2.86645,-1.77534,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,437,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2150074999999997,44.29738779000002,2708,10,3,11,2014-06-22 00:40:36.742-04,21.73,19.6,-1.16917,0.237217,2.30044,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,438,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2150385099999994,44.29740154999996,2709,10,3,10,2014-06-22 00:40:42.882-04,21.68,19.6,-1.41713,0.0528719,2.93603,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,439,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2150557399999997,44.29740663999998,2710,10,3,11,2014-06-22 00:40:45.012-04,21.77,19.6,-1.221,2.86936,2.92252,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,440,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2150734699999993,44.29741336,2711,10,3,9,2014-06-22 00:40:47.241-04,21.77,19.6,-1.34729,0.385401,-3.06518,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,441,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2150927299999995,44.29742223000002,2712,10,3,9,2014-06-22 00:40:49.523-04,21.77,19.6,-1.48311,2.72105,-0.115543,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,442,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2151274800000007,44.29743790999999,2713,10,3,9,2014-06-22 00:40:52.524-04,21.72,19.3,-1.27286,-0.0209745,-3.06415,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,443,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2151553199999994,44.29746069,2714,10,3,11,2014-06-22 00:40:57.265-04,21.77,19.6,-1.494,-0.354474,0.463827,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,444,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2151805900000003,44.29747379999999,2715,9,3,11,2014-06-22 00:41:02.113-04,21.76,19.3,-1.40944,0.628589,-2.25551,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,445,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2152106199999993,44.29749809999999,2716,11,3,12,2014-06-22 00:41:08.252-04,21.67,19.3,-1.06323,3.03408,1.70815,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,446,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2152468099999994,44.29752743000002,2717,12,3,10,2014-06-22 00:41:13.973-04,21.71,19.3,-1.14054,-2.9911,-2.17972,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,447,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2152552900000002,44.29753830000002,2718,12,3,11,2014-06-22 00:41:18.189-04,21.73,19.3,-1.48982,0.690312,1.96225,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,448,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2152811100000006,44.29756797999997,2719,12,3,9,2014-06-22 00:41:22.903-04,21.8,19.3,-1.07822,0.165973,2.3237,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,449,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2152811100000006,44.29756797999997,2720,12,3,9,2014-06-22 00:41:25.464-04,21.8,19.3,-1.31006,-0.0428207,1.80138,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,450,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2153005999999994,44.29793283,2721,11,3,9,2014-06-22 00:42:26.662-04,21.89,19,-1.50815,2.90126,-2.64492,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,451,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2153005999999994,44.29793283,2722,11,3,9,2014-06-22 00:42:30.095-04,21.89,19,-1.32075,0.250284,1.80169,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,452,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2158057799999997,44.29799082,2723,10,3,9,2014-06-22 00:42:39.848-04,21.68,19,-1.39626,0.317393,2.08938,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,453,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2158335599999993,44.2980144,2724,9,3,7,2014-06-22 00:42:45.103-04,21.9,19,-1.03384,0.0502917,2.35931,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,454,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2158553799999994,44.29803503,2725,10,3,7,2014-06-22 00:42:52.503-04,21.77,19,-1.21491,-3.12751,-2.92848,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,455,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2158689399999999,44.29804697,2726,8,3,7,2014-06-22 00:42:54.565-04,21.77,19,-1.45877,2.32676,-2.48256,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,456,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2158748300000004,44.29805666,2727,9,3,7,2014-06-22 00:43:00.069-04,21.73,19,-1.38194,0.825646,-2.01113,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,457,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2157573799999999,44.29790968999997,2728,14,3,9,2014-06-22 00:44:52.75-04,21.75,18.3,-1.45351,-0.0213871,-2.96389,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,458,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2159033899999994,44.29805418,2729,13,3,9,2014-06-22 00:46:20.629-04,21.8,18.3,-1.50127,2.02856,3.00884,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,459,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2159033899999994,44.29805418,2730,13,3,9,2014-06-22 00:46:23.632-04,21.8,18.3,-1.18972,0.220659,3.11069,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,460,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2159033899999994,44.29805418,2731,13,3,9,2014-06-22 00:46:26.951-04,21.74,18.3,-1.5391,-0.131133,-3.10466,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,461,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2159065200000004,44.29807892000002,2732,12,3,9,2014-06-22 00:46:32.947-04,21.71,18.3,-1.53767,2.36868,-2.60783,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,462,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2159158999999999,44.29810471999998,2733,11,3,9,2014-06-22 00:46:37.539-04,21.77,18.3,-1.20176,0.157927,1.99636,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,463,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2981849199999997,44.30829002,2734,9,3,10,2014-06-22 01:11:34.207-04,21.6,23.5,-1.34134,-0.106272,1.78781,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,464,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2981849199999997,44.30829002,2735,9,3,10,2014-06-22 01:11:40.348-04,21.58,23.5,-1.50843,0.220171,2.22776,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,465,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2981447199999996,44.30830411000002,2736,9,3,9,2014-06-22 01:11:45.535-04,21.47,23.2,-1.53318,1.94186,-2.31954,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,466,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2981170500000002,44.30831614000002,2737,9,3,11,2014-06-22 01:11:55.674-04,21.44,23.5,-1.41777,2.97062,-1.76569,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,467,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2980983700000005,44.30831752999997,2738,11,3,10,2014-06-22 01:12:00.031-04,21.5,23.5,-1.50391,2.46999,-2.79923,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,468,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.298294277,44.30826316000003,2739,13,3,11,2014-06-22 01:12:14.63-04,21.29,23.5,-1.5319,-0.50616,-2.79406,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,469,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.298674230000003,44.30743006000002,2740,1,3,10,2014-06-22 01:16:20.266-04,21.55,21.9,-1.52002,1.90916,-1.2964,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,470,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.298674230000003,44.30743006000002,2741,1,3,10,2014-06-22 01:16:22.344-04,21.49,21.5,-1.52542,-2.85094,0.11123,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,471,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986757399999993,44.30736166999999,2742,3,4,11,2014-06-22 01:16:33.978-04,21.57,21.5,-1.53564,0.0534546,2.80893,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,472,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986322499999997,44.3072778,2743,2,4,11,2014-06-22 01:16:40.06-04,21.48,21.5,-1.52904,1.51026,-2.0688,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,473,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986322499999997,44.3072778,2744,2,4,11,2014-06-22 01:16:50.068-04,21.48,21.5,-1.45189,1.72947,-1.49287,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,474,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986430499999995,44.30717963,2745,2,4,11,2014-06-22 01:17:03.028-04,21.58,21.2,-1.44936,0.411052,-2.96138,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,475,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986420999999995,44.30709676,2746,1,4,11,2014-06-22 01:17:14.051-04,21.62,21.2,-1.39773,-2.9001,-0.140052,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,476,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986384600000006,44.30706803999997,2747,1,3,11,2014-06-22 01:17:16.235-04,21.62,21.2,-1.13669,2.57646,-0.911784,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,477,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986375,44.30700124999999,2748,-1,3,11,2014-06-22 01:17:25.399-04,21.68,21.2,-1.31012,3.08096,-0.34399,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,478,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986377699999999,44.30691494999999,2749,0,3,11,2014-06-22 01:17:36.27-04,21.69,20.9,-1.47789,1.95699,-1.65102,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,479,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986377699999999,44.30691494999999,2750,0,3,11,2014-06-22 01:17:37.273-04,21.69,20.9,-1.48768,1.9853,-1.60986,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,480,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986377699999999,44.30691494999999,2751,0,3,11,2014-06-22 01:17:38.798-04,21.49,20.9,-1.08931,0.806511,-2.33352,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,481,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2986242900000006,44.30688210000003,2752,0,3,11,2014-06-22 01:17:42.417-04,21.49,20.9,-1.53751,-0.153814,2.55809,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,482,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.29861108,44.3068005,2753,0,4,11,2014-06-22 01:17:50.6-04,21.57,20.9,-1.51608,0.100241,2.91713,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,483,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2201594400000003,44.31020195,2754,10,3,10,2014-06-22 01:36:54.004-04,21.45,20.6,-1.42765,0.182479,1.80585,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,484,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2201594400000003,44.31020195,2755,10,3,10,2014-06-22 01:36:58.048-04,21.48,20.6,-1.45181,2.86085,-1.84609,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,485,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2201594400000003,44.31020195,2756,10,3,10,2014-06-22 01:37:00.956-04,21.54,20.6,-1.53929,2.79437,-1.78945,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,486,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.22015134,44.31020954000002,2757,11,3,10,2014-06-22 01:37:04.752-04,21.51,20.6,-1.50704,-1.85702,-0.273622,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,487,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.22015134,44.31020954000002,2758,11,3,10,2014-06-22 01:37:08.375-04,21.51,20.6,-1.45649,-3.07277,-1.26521,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,488,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2036511200000004,44.30974925000003,2759,18,3,9,2014-06-22 01:40:19.589-04,20.67,20.9,-1.46577,0.0589323,2.84363,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,489,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2036588999999994,44.30973159999997,2760,18,3,9,2014-06-22 01:40:24.737-04,21.45,20.9,-1.46445,0.278542,2.59231,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,490,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2036588999999994,44.30973159999997,2761,18,3,9,2014-06-22 01:40:27.989-04,21.45,20.9,-1.43366,1.13487,-2.44123,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,491,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2036729200000002,44.30974702999997,2762,19,3,10,2014-06-22 01:40:30.427-04,21.5,20.9,-1.48411,1.67981,-2.12074,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,492,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2036605299999993,44.30975124999998,2763,20,3,10,2014-06-22 01:40:33.378-04,21.48,20.9,-1.47117,0.0790991,2.44359,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,493,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035779699999998,44.30940081999998,2764,18,3,10,2014-06-22 01:41:29.118-04,21.49,20.9,-1.4658,-2.31684,-0.43015,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,494,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035779699999998,44.30940081999998,2765,18,3,10,2014-06-22 01:41:32.13-04,21.46,20.9,-1.48876,-0.606424,1.34754,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,495,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035779699999998,44.30940081999998,2766,18,3,10,2014-06-22 01:41:35.824-04,21.52,20.9,-1.51111,-2.07176,-0.274471,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,496,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.2035779699999998,44.30940081999998,2767,18,3,10,2014-06-22 01:41:39.987-04,21.53,20.9,-1.54939,0.16829,1.98989,Mostly Cloudy,3,1,0,,2237,497,2cfc3173056a05ab,0,0,0.5,4,12,88
-68.3016702812216562,44.33904816862195,6745,4,10001,10,8,2014-06-24 23:42:45.597-04,21.34,20.3,-1.52104,2.64175,2.8563,Clear,10,0,0,bad?,2237,9505,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.3016702812216562,44.33904816862195,6746,4,10001,10,8,2014-06-24 23:42:48.932-04,21.27,20.3,-1.44904,2.87206,-3.03188,Clear,10,0,0,bad?,2237,9506,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.3016996171877603,44.33790072798289,6747,16,4,15,6,2014-06-24 23:44:48.196-04,21.33,20.6,-1.52402,0.542259,1.68668,30% Cloudy,10,0,0,bad?,2237,2562,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.3016996171877603,44.33790072798289,6748,16,4,15,6,2014-06-24 23:44:52.957-04,21.36,20.6,-1.50451,-2.22783,-1.23045,30% Cloudy,10,0,0,bad?,2237,2563,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88
-68.3016702812216562,44.33904816862195?,6744,4,10001,10,8,2014-06-24 23:42:41.664-04,21.42,20.3,-1.44632,3.10886,0.705872,Clear,10,0,0,bad?,2237,9504,3f2e7df795e79c66,0,0,0.5,4,23,88

Appendix I: AAS Presentation

The Bar Harbor Dark Sky

Acadia Astronomical Society

MEETING WEDNESDAY JULY 9TH

WPI 2014 Dark Sky IQP Team

To address light pollution in and around Acadia by collecting vital data and increasing awareness.

- Sky Quality Analysis
- Educational Evaluation
- International Dark-Sky Association Application

www.bortle.cs.wpi.edu

Sky Quality MDI and Schoodic

https://bortle.cs.wpi.edu/view.html#12,00/44,3296/-68,2330





Sky Quality Bar Harbor





The City Dark (2011)

16:02

From Schoodic Facing Bar Harbor

Photo: Patrick Plenefisch



Schoodic Facing Bar Harbor

Photo: Patrick Plenefisch



From Schoodic Facing Bar Harbor and Winter Harbor

Photo: Patrick Plenefisch

Cad Mt facing Serc, Winter and Prospect Harbor

Photo: Patrick Plenefisch

From Cad Mt facing Northeast Harbor



Past Otter Cove from Park Loop Road

Photo: Patrick Plenefisch



Otter Cove w/Lighthouse

Photo: Patrick Plenefisch



Moonrise from Park Loop Road

Photo: Patrick Plenefisch

Eagle Lake Viewing Stars and Saturn

Photo: Patrick Plenefisch

Geddy’s Moose

Photo: Patrick Plenefisch



Facing Winter Harbor on from Schoodic

Photo: Patrick Plenefisch

Milky Way over Cadillac Mountain & Eagle Lake

Photo: Patrick Plenefisch

Discussions

- Why should we preserve the dark sky?
- How should we preserve the dark sky?
- How do we promote dark sky friendly lighting?

Why Should We Preserve the Dark Sky?

Schoodic Looking to Bar Harbor
Photo: Patrick Plenefisch



How Should We Preserve the Dark Sky?

http://www.skylandsastronomy.com/neighborsnew.gif

Winter Harbor Lights

Photo: Patrick Plenefisch



Winter Harbor Lights

Photo: Patrick Plenefisch

Preserving the Dark Sky

Z. Light and glare. All site plans shall demonstrate that the proposed development shall comply with the following requirements with respect to exterior lighting. In addition, activities located within the Design Review Overlay District that require a certificate of appropriateness pursuant to Article XIII, Design Review, are subject to additional requirements set forth in the standards of Article XIII.

[Amended 11-2-1999; 11-4-2008

(1) Purpose: to establish minimum requirements for outdoor lighting that increase visibility and public safety by controlling glare and preventing intrusion into adjacent properties and the natural environment. Voluntary best practices are recommended to promote energy conservation and preserve the Town's night sky, which is a natural resource and valuable component of the Town's character.

(2) Exemptions (with exception to lights that cause disability glare as noted herein):

(a) All lighting less than 1,800 lumens.

(b) Lighting of places of worship and flags, emergency, as well as approved sports lighting.

(c) The temporary use of low-wattage or low-voltage lighting for public festivals, celebrations, and the observance of holidays is exempt from regulation, except where these lights may create a hazard or nuisance from glare. Light trespass requirements remain in effect; and, where possible, lighting should be full cutoff.

(d) Lighting of signs in Appendix A listed as historic.

What Are Lumens?

Lumen is standard unit of light measure by how it is preserved by the human eye

40 watt incandescent = 380 – 460 Lumens

60 watt incandescent = 750 – 850 lumens

75 watt incandescent = 1100 – 1300 lumens

100 watt incandescent = 1700 – 1800 lumens

Direct sunlight = 100,000 lumens.



Outdoor Lighting Protocol

RASC and IDA GOL, Autumn. 2012 pg36

http://www.eoearth.org/files/118001_118100/118060/350px-HELP2_MEH5.jpg

Promoting Dark Sky Friendly Lighting

http://www.standassociates.com/wp-content/uploads/2013/02/green_lighting_solution_Vm9_.jpg



San Francisco
Oakland Bay Bridge

Darkened Cities

Photo Credit to Thierry Cohen and Danziger Gallery



New York
mpire State Building

Darkened Cities

Photo Credit to Thierry Cohen and Danziger Gallery



France
Norte Dame

Darkened Cities

Photo Credit to Thierry Cohen and Danziger Gallery



Brazil
Rio de Janeiro

Darkened Cities

Photo Credit to Thierry Cohen and Danziger Gallery



Japan
Tokyo

Darkened Cities

Photo Credit to Thierry Cohen and Danziger Gallery

Appendix J: AAS Preperation

Acadia Astronomy Society
Meeting Wednesday July 9th

Preparation:
Watch "the City Dark'
Read 'Ecological Consequences of Artificial Light At Night'
'End of Night'
Review Ordinance

Discussion Points:

1. Why should we preserve the dark sky?
astronomy (aesthetic, research, getting people interested in science)
ecology (altering species balance, predator prey availability and distribution)
health (cancer, SAD, sleep/wake, mental health)
tourism (Bar Harbor/Acadia)
spiritual/cultural
economic development (other dark sky opportunities)
safety (explain why HID security lights are a myth-illustrate? maybe goes in topic 2.)

2. How should we preserve the dark sky?
Lighting technologies (illustrate)
Lighting reduction

3. How do we promote dark sky friendly lighting? (roles - actions)
individual actions - changing lighting, monitoring violations
homeowners - changing lighting
businesses - changing lighting, marketing lighting products
town - enforcement and education, streetlights, etc
policy - amendments to the ordinance, enforcement
advocates - letters to the editor, organize 'lights out bar harbor/maine'
educators - mention preservation at the scope, lighting demo on display at events, in town hall, informational mailing, illustrating the ordinance, town specific information at festival, other area towns,

Park-become dark sky preserve

Bibliography

About Us | Acadia Night Sky Festival. (2014). Retrieved from http://www.acadianightskyfestival.com/about-us

A Call to Action. (2013, August 25). *U.S. National Park Service: A Call to Action*. Retrieved April 27, 2014, from http://www.nps.gov/calltoaction/

Astronomy Institute of Maine. (2008). *Master Map of Survey Area*. Retrieved April 28, 2014, from http://astroinstitute.org/NPS%20Surveys/mastermap.html

Average Weather For Bar Harbor, Maine, USA - WeatherSpark. (2012). Retrieved April 28, 2014, from http://weatherspark.com/averages/29745/Bar-Harbor-Maine-United-States

Bacon, N., & Gehlot, A. (2007, April). *Light Pollution Map of Mt. Desert Island*. Retrieved April 27, 2014, from http://astroinstitute.org/Dark%20Sky/mdimap.html

Burke, B. (2013). *The Law of Zoning and Land Use Controls* (3rd ed.). New Providence, NJ: Matthew Bender & Company, Inc.

Closure Area - Pinnacles National Park (U.S. National Park Service). (2014, April 23). Retrieved April 28, 2014, from http://www.nps.gov/pinn/naturescience/closurearea.htm

Garstang, R. H. (1991). Dust and light pollution. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, *103*, 1109–1116. doi:10.1086/132933

International Dark-Sky Association. (2014a). *Dark Skies Awareness: Light pollution—what is it and why is it important to know? International Dark-Sky Association*. Retrieved April 27, 2014, from http://www.darkskiesawareness.org/faq-what-is-lp.php

International Dark-Sky Association. (2014b). *Dark Sky Parks*. Retrieved from http://www.darksky.org/night-sky-conservation/dark-sky-parks

Kaiser, J. (2010). *Acadia: The Complete Guide* (3rd ed.). Destination Press.

National Park Service. (2000, April 17). Acadia Commercial Services Plan. National Park Service. Retrieved from http://www.nps.gov/acad/parkmgmt/upload/cspfinal.pdf

National Park Service. (2008). Measuring, Promoting, and Protecting Acadia's Dark Night Sky. U.S.

Department of the Interior.

National Park Service. (2014, June). Park Ranger Programs June 2014. U.S. Department of the Interior.

National Park Service Organic Act, 16 U.S.C. 1 § 1 (1916). Retrieved from http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2012-title16/pdf/USCODE-2012-title16-chap1-subchapI-sec1.pdf

NATIONAL PARK SYSTEM AREAS LISTED IN CHRONOLOGICAL ORDER OF DATE AUTHORIZED UNDER DOI. (2005, June 27). National Park Services. Retrieved from http://www.nps.gov/applications/budget2/documents/chronop.pdf

Navara, K. J., & Nelson, R. J. (2007). The dark side of light at night: physiological, epidemiological, and ecological consequences. *Journal of Pineal Research*, *43*(3), 215–224.

Park Statistics - Acadia National Park (U.S. National Park Service). (2013). Retrieved April 28, 2014, from http://www.nps.gov/acad/parkmgmt/statistics.htm

Riegel, K. W. (1973). Light Pollution Outdoor lighting is a growing threat to astronomy. *Science*, *179*(4080), 1285–1291.

Roth, S. A. S. author--B., Rolon, M. S. author--M., Morse, J. B. S. author--I., Larsen, A. J. S. author--M., & Bianchi, F. W. F. advisor--H. (2013). *Dark Sky Project*. Worcester, MA: Worcester Polytechnic Institute. Retrieved from http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-080113-100852/unrestricted/Dark_Sky_Project.pdf

Roth, S., & Morse, J. (2014, April 2). Interview with 2013 WPI Dark Sky IQP team.

Save Our Stars (SOS). (2014, Spring). Retrieved April 27, 2014, from http://www.darksky.org/outdoorlighting/228-sos

Sky Quality Meter. (2014). Retrieved from http://www.unihedron.com/projects/darksky/

State of Maine. (2010). *Dark Skies Preservation Report* (No. LD11).

Stephen Colbert Interview - Montclair Kimberley Academy. (2010). Retrieved from http://www.haydenplanetarium.org/tyson/watch/2010/01/29/stephen-colbert-interview-mon

tclair-kimberley-academy

United States. An Act to set apart a certain Tract of Land lying near the Head-waters of the Yellowstone River as a public Park., § 392 (1872). Retrieved from http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/consrvbib:@field%28NUMBER+@band%28amrvl+vl002%29%29